



Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI
DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU**

Registarski broj **5 - 0393944 / 001**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

"SEA TRADE" D.O.O. - PODGORICA

registrovan-a dana 12.07.2007 u 11:00 sati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dan: 02.08.2007

*Pravno mesto 02.08.2007.
Igor Ostojic*



Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **5 - 0393944 / 001**

Datum registracije: 12.07.2007 Datum isteka registracije: 12.07.2008
Sjedište uprave društva: HERCEGOVAČKA BR. 31 PODGORICA
Adresa za prijem službene pošte: HERCEGOVAČKA BR. 31 PODGORICA
Šifra djelatnosti: 55110 Hoteli i moteli, s restoranom
Datum donošenja osnivačkog akta 04.07.2007
Datum donošenja Statuta: 04.07.2007

Lica u društvu:

<p>Svojstvo: Osnivač Ovlašćenje: <i>do visine osnivačkog uloga</i> Ime i prezime: VALERY ZADORIN Adresa: <input type="text"/> Matični broj ili br. pasoša: <input type="text"/></p>
<p>Svojstvo: Izvršni direktor Ime i prezime: SLAVEN MILIĆ Adresa: <input type="text"/> Matični broj ili br. pasoša: <input type="text"/></p>
<p>Svojstvo: Ovlašćeni zastupnik Ovlašćenje: <i>pojedinačno</i> Ime i prezime: SLAVEN MILIĆ Adresa: <input type="text"/> Matični broj ili br. pasoša: <input type="text"/></p>
<p>Svojstvo: Ovlašćeni zastupnik Ovlašćenje: <i>pojedinačno</i> Ime i prezime: VALERY ZADORIN Adresa: <input type="text"/> Matični broj ili br. pasoša: <input type="text"/></p>



CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

Duplikat

5 - 0393944 / 001

M.P.

REGISTRATOR

Dejan Terzić
DEJAN TERZIC



Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI
DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU**

Registarski broj

5 - 0393944 / 001

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

"SEA TRADE" D.O.O. - PODGORICA

registrovan-a dana 12.07.2007 u 11:00 sati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dan 12.07.2007

CRPS
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **5 - 0393944 / 001**

Datum registracije: **12.07.2007** Datum isteka registracije: **12.07.2008**
Sjedište uprave društva: **HERCEGOVAČKA BR. 31 PODGORICA**
Adresa za prijem službene pošte: **HERCEGOVAČKA BR. 31 PODGORICA**
Šifra djelatnosti: **55110** **Hoteli i moteli, s restoranom**
Datum donošenja osnivačkog akta **04.07.2007**
Datum donošenja Statuta: **04.07.2007**

Lica u društvu:

<p>Svojstvo: Osnivač Ovlašćenje: <i>do visine osnivačkog uloga</i> Ime i prezime: VALERY ZADORIN Adresa: <input type="text"/> Matični broj ili br. pasoša: <input type="text"/></p>	<p><i>per hr. yorovje</i> <i>02.08.07.</i> <i>DT</i></p>
<p>Svojstvo: Izvršni direktor Ime i prezime: SLAVEN MILIĆ Adresa: <input type="text"/> Matični broj ili br. pasoša: <input type="text"/></p>	
<p>Svojstvo: Ovlašćeni zastupnik Ovlašćenje: <i>pojedinačno</i> Ime i prezime: SLAVEN MILIĆ Adresa: <input type="text"/> Matični broj ili br. pasoša: <input type="text"/></p>	
<p>Svojstvo: Ovlašćeni zastupnik Ovlašćenje: <i>pojedinačno</i> Ime i prezime: VALERY ZADORIN Adresa: <input type="text"/> Matični broj ili br. pasoša: <input type="text"/></p>	

CRPS

CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

5 - 0393944 / 001



REGISTRATOR
Dejan Terzić

DEJAN TERZIĆ

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU: Protiv ovog akta može se izjaviti žalba Ministarstvu ekonomije, u roku od 15 dana od dana prijema istog, preko CRPS-a u tri primjerka.



Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI
DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU**

Registarski broj

5 - 0393944 / 001

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

"SEA TRADE" D.O.O. - PODGORICA

registrovan-a dana 12.07.2007 u 11:00 sati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dan 12.07.2007

*Primió 12.07.2007.
/cor Oidžić*

CRPS
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **5 - 0393944 / 001**

Datum registracije: **12.07.2007** Datum isteka registracije: **12.07.2008**

Sjedište uprave društva: **HERCEGOVAČKA BR. 31 PODGORICA**

Adresa za prijem službene pošte: **HERCEGOVAČKA BR. 31 PODGORICA**

Šifra djelatnosti: **55110** **Hoteli i moteli, s restoranom**

Datum donošenja osnivačkog akta **04.07.2007**

Datum donošenja Statuta: **04.07.2007**

Lica u društvu:

<p><i>Svojstvo:</i> Osnivač</p> <p><i>Ovlašćenje:</i> <i>do visine osnivačkog uloga</i></p> <p>Ime i prezime: VALERY ZADORIN</p> <p>Adresa: [redacted]</p> <p>Matični broj ili br. pasoša: [redacted]</p>	<p><i>zvežen broj' p... 02.08.07.</i></p>
<p><i>Svojstvo:</i> [redacted]</p> <p>Ime i prezime: SLAVEN MILIĆ</p> <p>Adresa: [redacted]</p> <p>Matični broj ili br. pasoša: [redacted]</p>	
<p><i>Svojstvo:</i> [redacted]</p> <p><i>Ovlašćenje:</i> <i>pojedinačno</i></p> <p>Ime i prezime: SLAVEN MILIĆ</p> <p>Adresa: [redacted]</p> <p>Matični broj ili br. pasoša: [redacted]</p>	
<p><i>Svojstvo:</i> Ovlašćeni zastupnik</p> <p><i>Ovlašćenje:</i> <i>pojedinačno</i></p> <p>Ime i prezime: VALERY ZADORIN</p> <p>Adresa: [redacted]</p> <p>Matični broj ili br. pasoša: [redacted]</p>	

5 - 0393944 / 001

M.P.

REGISTRATOR
Dejan Terzić
DEJAN TERZIĆ

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU: Protiv ovog akta može se izjaviti žalba Ministarstvu ekonomije, u roku od 15 dana od dana prijema istog, preko CRPS-a u tri primjerka.

**FORMULAR ZA REGISTRACIJU
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU**

Примљено из руке _____ преко поште _____
дана 12.07.2007 предато на пошту дана _____

препоручено дана, _____

Број _____ Број пријерака _____ прилог _____

Form 5 DOO CRPS

ПОЧЕТНА REGISTRACIJA [x]
PROMJENA PODATAKA []

1. Naziv društva	SEA TRADE DOO PODGORICA, Hercegovacka 31		
2. Podaci koji se odnose na osnivački akt	Datum donošenja osnivačkog akta: 4.07.2007.godine Datum promjena akta:		
3. Podaci koji se odnose na Statut	Datum donošenja Statuta: 4.07.2007.godine	Datum promjena statuta:	
4. Podaci o osnivaču, članu društva, članu odbora direktora (ukoliko je imenovan odbor) i rukovodiocima:	OSNIVAČ <input checked="" type="checkbox"/> [x] ČLAN DRUŠTVA <input type="checkbox"/> [] ČLAN ODBORA DIREKTORA <input type="checkbox"/> [] MENADŽER <input type="checkbox"/> [] (naznačiti odgovarajuće) 1. Ime/naziv Valery Zadorin	OSNIVAČ <input type="checkbox"/> [] ČLAN DRUŠTVA <input type="checkbox"/> [] ČLAN ODBORA DIREKTORA <input type="checkbox"/> [] MENADŽER <input type="checkbox"/> [] (naznačiti odgovarajuće) 1. Ime/naziv	OSNIVAČ <input type="checkbox"/> [] ČLAN DRUŠTVA <input type="checkbox"/> [] ČLAN ODBORA DIREKTORA <input type="checkbox"/> [] MENADŽER <input type="checkbox"/> [] (naznačiti odgovarajuće) 1. Ime/naziv
1) lično ime /naziv 2) adresa/sjedište 3) prethodno ime (u slučaju da je došlo do promjene) 4) matični broj ili broj pasoša 5) datum i mjesto rođenja člana odbora direktora 6) državljanstvo člana odbora direktora 7) članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji 8) mjesto registracije tih društava 9) pristanak na imenovanje	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) 4. Matični broj ili broj pasoša: <u>3600049</u> pasoš 51 № _____ 5. Datum i mjesto rođenja člana odbora direktora: 6. Državljanstvo člana odbora direktora: 7. Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji 8. Mjesto registracije tih društava (ako nijesu registrovana u Crnoj Gori) 9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	2. Adresa/sjedište 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) 4. Matični broj ili broj pasoša: 5. Datum i mjesto rođenja člana odbora direktora: 6. Državljanstvo člana odbora direktora: 7. Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji 8. Mjesto registracije tih društava (ako nijesu registrovana u Crnoj Gori) 9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	2. Adresa/sjedište 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) 4. Matični broj ili broj pasoša: 5. Datum i mjesto rođenja člana odbora direktora: 6. Državljanstvo člana odbora direktora: 7. Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji 8. Mjesto registracije tih društava (ako nijesu registrovana u Crnoj Gori) 9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis)

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

	OSNIVAČ [] ČLAN DRUŠTVA [] ČLAN ODBORA DIREKTORA [] MENADŽER [] (naznačiti odgovarajuće)	OSNIVAČ [] ČLAN DRUŠTVA [] ČLAN ODBORA DIREKTORA [] MENADŽER [] (naznačiti odgovarajuće)	OSNIVAČ [] ČLAN DRUŠTVA [] ČLAN ODBORA DIREKTORA [] MENADŽER [] (naznačiti odgovarajuće)
	1.Ime/naziv	1.Ime/naziv	1.Ime/naziv
	2.Adresa/sjedište	2.Adresa/sjedište	2.Adresa/sjedište
	3.Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3.Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3.Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)
	4.Matični broj ili broj pasoša:	4.Matični broj ili broj pasoša:	4.Matični broj ili broj pasoša:
	5. Datum i mjesto rođenja člana odbora direktora:	5. Datum i mjesto rođenja člana odbora direktora:	5. Datum i mjesto rođenja člana odbora direktora:
	6.Državljanstvo člana odbora direktora:	6.Državljanstvo člana odbora direktora:	6.Državljanstvo člana odbora direktora:
	7.Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji	7.Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji	7.Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji
	8.Mjesto registracije tih društava (ako nijesu registrovana u Crnoj Gori)	8.Mjesto registracije tih društava (ako nijesu registrovana u Crnoj Gori)	8.Mjesto registracije tih društava (ako nijesu registrovana u Crnoj Gori)
	9.Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	9.Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	9.Pristanak direktora na imenovanje (potpis)
5. Sjedište društva	Podgorica, Hercegovačka 31		
6. Adresa za prijem službene pošte	Podgorica, Hercegovačka 31		
7. Šifra djelatnosti	55110 Hoteli i moteli, s restoranom		
8. Rok na koji je društvo osnovano	Neodredjeno vrijeme		
9. Lično ime i MB izvršnog direktora	Slaven Milić 0609969210015		

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

10. Imena osoba ovlašćenih da zastupaju društvo (naznačiti da li je zastupnik ovlašćen da zastupa društvo pojedinačno ili kolektivno)	Slaven Milić je ovlašćen da djeluje POJEDINAČNO [x] KOLEKTIVNO [] sa (naznačiti odgovarajuće)
	Valery Zadorin je ovlašćen da djeluje POJEDINAČNO [x] KOLEKTIVNO [] sa (naznačiti odgovarajuće)
	Direktori su ovlašćeni da djeluju POJEDINAČNO [] KOLEKTIVNO [] sa (naznačiti odgovarajuće)
11. Ime, potpis i MB ovlašćenog lica	Slaven Milić <i>Slaven Milić</i> Valery Zadorin <i>Valery Zadorin</i>
Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	Registarski broj: Datum registracije: Broj i datum objavljivanja "Službenog lista RCG"

Uputstvo

1. Formular popuniti mašinski ili ručno ŠTAMPANIM SLOVIMA, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja služi kao potvrda će biti ovjerena pečatom, sa datumom, vremenom i mjestom registracije i imaće registarski broj. Kopija će biti vraćena društvu na adresu naznačenu u redu broj 6.
3. Ovaj formular se može koristiti za početnu registraciju društva sa ograničenom odgovornošću ili za promjenu podataka navedenih u početnoj registraciji.
4. Ako ima više od šest članova, koristiti dodatni primjerak formulara.
5. Ukoliko neko lice ne posjeduje matični broj navesti njegov registarski broj
6. Ako se ovaj formular koristi za promjenu podataka, mora se dostaviti Centralnom registru Privrednog suda (CRPS) sedam dana od dana nastale promjene.
7. Izvod iz ovog formulara Registrator CRPS-a će dostaviti Službenom listu.RCG radi objavljivanja podataka.
8. Ovaj formular se može lično dostaviti CRPS-a ili poslati na adresu ovlašćenog posrednika ili adresu CRPS-a: Centralni registar Privrednog suda u Podgorici
IV Proleterske brigade 2
81000 Podgorica.
9. Adresa sudova i lica za posredovanje u registraciji koji su ovlašćeni od strane CRPS-a da primaju dokumenta i prijave za registraciju su:
(detalji koji se naknadno unose)
10. Naknada koja se plaća za podnošenje ovog formulara iznosi€ (detalji koji se naknadno unose)

OBAVEZNI PRILOG:

- osnivački akt
- statut
- potvrda o uplati takse

P U N O M O Ć J E

Kojim ovlašćujem Igora Ostojića iz Podgorice da podigne potvrdu od Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici i Monstata RCG o osnivanju društva SEA TRADE DOO Podgorica.

Odgovornost za istinitost podataka za upis u Centralni registar zadržava osnivač i ovlašćeno lice gore pomenutog društva.

Podgorica, 11.07.2007.godine

Davalac punomoćja,
Valery Zadorin


№. Ср. 2438/07
Задорин Валерий
ПОТПИСАО _____ ИСПРАВУ _____
P-RUS 51403600049

11.07.2007

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 91123
Datum: 12.07.2007

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 12.07.2007, pod registarskim brojem 5-0393944/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom "SEA TRADE" D.O.O. - PODGORICA, HERCEGOVAČKA BR. 31 PODGORICA.. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 04.07.2007, a datum usvajanja Statuta je 04.07.2007. Lica u društvu su: MILIĆ SLAVEN Izvršni direktor ,Ovlašćeni zastupnik ,ZADORIN VALERY Osnivač ,Ovlašćeni zastupnik. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

sen
12.07.2007
WT

Registrator

Dejan Terzić
TERZIĆ DEJAN

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG 6/02) i Zakona o stranim ulaganjima, osnivač društva Valery Zadorin, 27,32/1 Udaltsova Street, Moscow [redacted] žavljanin Ruske federacije, dana 4.07.2007.godine donosi

STATUT JEDNOČLANOG DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

OPŠTE ODREDBE

1. SEA TRADE DOO Podgorica se osniva kao društvo sa ograničenom Odgovornošću (u daljem tekstu: Društvo) u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Zakonom o stranim ulaganjima i drugim pratećim propisima. Osnivač društva je Valery Zadorin, Ruska federacija, 27,32/1 Udaltsova Street, [redacted]
2. Društvo se osniva na neodređeno vrijeme i traje dok postoje ekonomski i zakonski uslovi za njegovo postojanje.
3. Društvo je dužno da posluje u skladu sa zakonom, dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom.

NAZIV, SJEDIŠTE I PEČAT DRUŠTVA

4. Naziv Društva je SEA TRADE DOO Podgorica.
5. Sjedište Društva i adresa na koju se šalju zvanični dopisi je: Podgorica, Hercegovačka 31.
Osnivač odlučuje o promjeni naziva i sjedišta Društva.
6. Društvo ima svoj pečat.
Pečat Društva je okruglog oblika i sadrži tekst firme i sjedišta društva.
Pečat Društva posebno se čuva i obezbeđuje od neovlašćenog korišćenja i zloupotrebe.
Pečatom mogu rukovati samo lica u čijem je djelokrugu zaduženje za rukovanje, upotrebu i čuvanje pečata.
Štambilj Društva je pravougaonog oblika u koji je upisan naziv Društva sa prostorom za upisivanje broja akta i datuma.

DJELATNOST DRUŠTVA

7. Pretežna djelatnost Društva je: 55110 Hoteli i moteli, s restoranom

Društvo će obavljati sledeće djelatnosti:

- 45110 Rušenje i razbijanje objekata, zemljani radovi
- 45120 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
- 45210 Grubi gradjenivnski radovi, i specifični radovi niskogradnje
- 45220 Montaža krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova
- 45230 Izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena
- 45240 Izgradnja hidrogradjevinskih objekata
- 45250 Ostali gradjevinski radovi, uključujući i specijalizovane radove
- 45310 Postavljanje električnih instalacija i opreme
- 45320 Izolacioni radovi
- 45330 Postavljanje cijevnih instalacija
- 45340 Ostali instalacioni radovi
- 45410 Malterisanje
- 45420 Ugradnja stolarije
- 45430 Postavljanje podnih i zidnih obloga
- 45440 Bojenje i zastakljivanje
- 45450 Ostali završni radovi
- 45500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili rušenje s rukovaocem
- 50100 Prodaja motornih vozila
- 50200 Održavanje i opravka motornih vozila
- 50300 Prodaja dijelova i pribora za motorna vozila
- 50401 Prodaja motorcikala, njihovih dijelova i pribora
- 50500 Trgovina na malo motornim gorivima
- 51110 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina
- 51120 Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala
- 51130 Posredovanje u prodaji građe i građevinskog materijala
- 51140 Posredovanje u prodaji mašina, brodova, aviona
- 51150 Posredovanje u prodaji namještaja i sl.
- 51160 Posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, obuće
- 51170 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
- 51180 Posredovanje u specijalizovanoj prodaji
- 51190 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
- 51210 Trgovina na veliko zrnevljem, sjemenjem, hranom za životinje (i otkup od poljoprivrednika)
- 51220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem (otkup od poljoprivrednika)
- 51230 Trgovina na veliko živim životinjama
- 51240 Trgovina na veliko kožom
- 51250 Trgovina na veliko sirovim duvanom
- 51310 Trgovina na veliko voćem i povrćem (i otkup od poljoprivrednika)
- 51320 Trgovina na veliko mesom, proizvodima od mesa

- 51330 Trgovina na veliko mlijekom, jajima, masitima
- 51340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima
- 51350 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima
- 51360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera
- 51370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima
- 51380 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom
- 51390 Trgovina na veliko ostalom hranom
- 51410 Trgovina na veliko tekstilom
- 51420 Trgovina na veliko odjećom i obućom
- 51430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio, tv uređajima
- 51440 Trgovina na veliko porcelanom i staklarijom, lakovima, bojama, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje
- 51450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
- 51460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima
- 51470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
- 51510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
- 51520 Trgovina na veliko metalima i rudama
- 51530 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom
- 51540 Trgovina na veliko metalnom robom, cevima i uređajima i opremom za centralno grijanje
- 51550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima (izuzev vještačkih đubriva i hemikalija za poljoprivredu)
- 51560 Trgovina na veliko ostalim reprodukcionim materijalima
- 51570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima
- 51610 Trgovina na veliko mašinama za obradu metala i drveta
- 51620 Trgovina na veliko građevinskim mašinama
- 51630 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje
- 51640 Trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom
- 51650 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju
- 51660 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore
- 51700 Ostala trgovina na veliko
- 52110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duvanom
- 52120 Ostala trgovina na malo u prodaji mješovite robe
- 52210 Trgovina na malo voćem i povrćem (i otkup od poljoprivrednika)
- 52220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa
- 52230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i sl.(i otkup od poljoprivrednika)
- 52240 Trgovina na malo hljebom, kolačima, slatkišima
- 52250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima
- 52260 Trgovina na malo proizvodima od duvana
- 52270 Ostala specijalizovana trgovina na malo hranom, pićem i duvanom u specijalizovanim prodavnicama
- 52330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima
- 52410 Trgovina na malo tekstilom

52420 Trgovina na malo odjećom
52430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože
52440 Trgovina na malo namještajem i opremom za osvetljavanje
52450 Trgovina na malo aparatima za domaćinstvo, radio i tv uređajima
52460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom
52470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom
52480 Ostala trgovina na malo u specijalizovanoj prodaji (osim oružja i municije)
52500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama prodaja nekretnina za sopstveni račun,
52610 Trgovina na malo u prodavnicama koje poštom dostavljaju naručenu robu
52620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama
52630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica
55110 Hoteli imoteli, s restoranom
55120 Hoteli i moteli, bez restorana
55220 Kampovi
55232 Turistički smještaj u domaćoj radinosti
55233 Ostali smještaj za kraći boravak
55300 Restorani
55400 Barovi
55520 Katering
60211 Prevoz putnika u drumskom saobraćaju
60230 Ostali prevoz putnika u drumskom saobraćaju
60240 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju
61110 Pomorski saobraćaj
61120 Saobraćaj u priobalnim morskim vodama
61200 Saobraćaj unutrašnjim vodenim putevima
63110 Pretovar tereta
63120 Skladišta i stovarišta
63214 Usluge u drumskom saobraćaju
63221 Usluge u pomorskom saobraćaju
63222 Usluge u rečnom i jezerskom saobraćaju
63230 Ostale prateće aktivnosti u vazdušnom saobraćaju
63300 Djelatnost putničkih agencija i sl.
63400 Aktivnost drugih posrednika u saobraćaju
70110 Razvoj projekata s nekretninama
70120 Kupovina i prodaja nekretnina, za sopstveni račun
70200 Iznajmljivanje nekretnina
70310 Agencija za nekretnine
70320 Upravljanje nekretninama, za tuđ račun
71100 Iznajmljivanje automobila
71210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava
71220 Iznajmljivanje sredstava za prevoz vodenim putevima
71230 Iznajmljivanje vazdušnih saobraćajnih sredstava
71400 Iznajmljivanje predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo, na drugom mjestu nepomenuto
71320 Iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo
71340 Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme, na drugom mjestu nepomenuto
74140 Konsalting i menadžment poslovi,

- 74202 Projektovanje gradjevinskih i drugih objekata
- 74203 Inženjering
- 74204 Ostale arhitektonske i inženjerske aktivnosti i tehnički savjeti osim geodetska Istraživanja
- 74401 Priredjivanje sajmova
- 74402 Ostale usluge reklame i propagandu
- 74840 Ostale poslovne aktivnosti, nepomenute,
- 93050 Ostale uslužne aktivnosti, na drugom mjestu nepomenute

Spoljnotrgovinski poslovi- uvoz i izvoz iz oblasti registrovanih

Usluge u spoljnotrgovinskom prometu iz oblasti registrovanih a posebno:

- Medjunarodni saobraćaj i agencijski poslovi i transport robe i putnika u drumskom saobraćaju
- Zastupanje inostranih firmi, korišćenje lizinga i transfer tehnologije izmedju stranih i domaćih firmi
- Predstavljanje stranih firmi u prometu roba i usluga
- Izvodjenje investicionih radova u inostranstvu
- Predstavljanje stranih firmi
- Prodaja strane robe na konsignacijama i reexport
- Medjunarodna špedicija
- Turističke usluge
- Dorada robe u zemlji

Odluku o promjeni djelatnosti Društva donosi osnivač Društva.

Društvo može bez upisa u registar, da vrši druge djelatnosti koje služe djelatnostima upisanim u registar, a koje se uobičajeno obavljaju uz te djelatnosti u manjem obimu ili povremeno.

8. Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom.
Osnivač odgovara za obaveze Društva do iznosa svog uloga.

OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA I VISINA ULOGA

9. Početni kapital Društva čini ulog osnivača.
Početni kapital Društva iznosi 10.000,00 Eura.
10. Ako po organizovanju Društva nastane potreba za dodatnim sredstvima za poslovanje Društva, ista se mogu pribaviti i povećanjem postojećeg uloga osnivača, iz nerasporedjene dobiti ili upisom i uplatom novih uloga odnosno pristupanjem Društvu novih članova, o čemu donosi odluku osnivač.
Povećanje kapitala Društva punovažno je od dana upisa u registar.
11. Kapital Društva smanjuje se na način predviđen Zakonom.

ZASTUPANJE DRUŠTVA

12. Lica ovlaštena za zastupanje Društva su Izvršni direktor i osnivač Društva. Lica ovlaštena za zastupanje su ovlaštena da u ime društva zaključuju ugovore i vrši druge pravne radnje, kao i da zastupaju društvo pred sudovima i drugim organima.
13. Osnivač Društva može ovlastiti putem punomoćja druga lica za zastupanje Društva.

ORGANI DRUŠTVA

14. Shodno Zakonu o privrednim društvima u društvu se ne obrazuju Skupština i Odbor direktora već o pitanjima iz djelokruga tih organa odlučuje osnivač.

Pravo osnivača je da odlučuje naročito o:

1. vrši izmjene i dopune Statuta društva,
 2. donosi odluku o raspodjeli profita,
 3. povećava ili smanjuje kapital društva utvrdjen Statutom,
 4. donosi odluku o dobrovoljnoj likvidaciji društva, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka,
 5. odobrava procjenu nenovčanog udjela,
 6. utvrđuje poslovnu politiku i strategiju poslovanja društva,
 7. prati aktivnosti menadžmenta i administracije i osigurava sprovođenje usvojene poslovne politike društva,
 8. imenuje i razrešava izvršnog direktora društva,
 9. donosi opšta akta društva, osim akta o sistematizaciji radnih mjesta,
 10. utvrđuje strukturu menadžmenta i administracije društva, na predlog izvršnog direktora društva,
 11. odlučuje o osnivanju novih privrednih društva,
 12. odlučuje o otvaranju predstavništava društva,
 13. odlučuje o sticanju, prodaji i opterećivanju imovine,
 14. usvaja godišnje biznis planove,
 15. vrši i druge poslove utvrdjene ugovorom, statutom i zakonom.
15. Odlukom osnivača u Društvu se mogu obrazovati organi predviđeni Zakonom o privrednim društvima. Odgovarajućim izmjenama i dopunama osnivač će utvrditi sastav, djelokrug rada, prava i obaveze tih organa.
 16. Odluke koje donosi jedini član društva unose se u knjige društva. Ugovori između jedinog člana i društva koje on zastupa također se unose u knjige društva, osim ugovora zaključenih u okviru tekućeg poslovanja koje se obavlja pod uobičajenim okolnostima.

17. Izvršni direktor je obavezan organ Društva.
Osnivač imenuje i razrešava izvršnog direktora.
Prilikom postavljanja izvršnog direktora, osnivač je dužan da vode računa o stručnosti, ugledu i uspješnosti u radu lica koja se postavljaju na ovu funkciju.
18. Izvršni direktor se imenuje na period od četiri godine.
Isto lice može biti imenovano na ovu funkciju više puta.
19. Osnivač sa izvršnim direktorom zaključuje poseban ugovor kojim se utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti izvršnog direktora, kao i uslovi za prestanak funkcije prije isteka roka utvrđenog ugovorom.
20. Izvršni direktor je dužan da izvršava i sprovodi odluke osnivača i vodi tekuće poslovanje Društva, i u tom smislu:
 1. organizuje proces rada Društva,
 2. zastupa Društvo pred trećim stranama i pred državom,
 3. stara se i odgovara za zakonitost rada društva, u granicama svojih ovlašćenja,
 4. upravlja imovinom Društva, u skladu sa zakonom i odlukama osnivača,
 5. otvara račune Društva kod banaka,
 6. predlaže unutrašnju organizaciju Društva,
 7. donosi akt o sistematizaciji radnih mjesta,
 8. zaključuje ugovore i preduzima druge pravne radnje u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu u skladu sa svojim ovlašćenjima u okviru redovne djelatnosti Društva,
 9. odlučuje o zapošljavanju lica u Društvu, zaključuje ugovore o radu, odlučuje o disciplinskoj odgovornosti zaposlenih i vrši druge poslove iz oblasti radnih odnosa u skladu sa zakonom,
 10. preduzimanje mjera predostrožnosti za zaštitu interesa Društva, pokretanje tužbi i organizovanje odbrane Društva,
 11. odgovoran za vođenje knjiga propisanih zakonom i računovodstvenim principima,
 12. zadužen za propisno vođenje i čuvanje dokumentacije Društva,
 13. vrši i druge poslove utvrđene zakonom i ovim Statutom.

Izvršni direktor je dužan da postupa sa pažnjom dobrog privrednika

FINANSIRANJE I RASPODJELA PROFITA

21. ' Finansijska godina je kalendarska godina.
Društvo obavezno sastavlja izvještaj o poslovanju društva u toku finansijske godine.

Kada na poslednji dan poslednje finansijske godine neto imovina društva, prema godišnjem izvještaju iznosi, ili bi nakon raspodjele profita iznosila, manje od vrijednosti kapitala društva zajedno sa rezervama koje se ne mogu rasporedjivati prema zakonu, Društvo ne može vršiti raspodjelu profita članovima.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

22. Planovima rada i programima razvoja utvrđuju se mjere i sredstva zaštite i unapredjenja čovjekove radne i životne sredine.
Na osnovu programa i planova razvoja, Izvršni direktor društva donosi pojedinačne odluke o zaštiti i unapredjenju životne sredine, a u vezi s poslovanjem Društva.

ORGANIZACIJA DRUŠTVA

23. Unutrašnja organizacija Društva treba da omogući stručno, ekonomično i efikasno izvršavanje svih poslova, optimalno radno angažovanje kadrova i korišćenje raspoloživih sredstava, kao i pouzdano praćenje izvršenja programa i planova i utvrđivanje doprinosa u radu.
Prilikom utvrđivanja organizacije vodiće se računa o prirodi i raznovrsnosti poslova iz djelatnosti Društva, interesu i potrebi da se poslovi obavljaju u različitim mjestima, kao i prilagodjavanje organizacije tekućim razvojnim planovima Društva.
Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Društva koji donosi osnivač Društva bliže se utvrđuju organizacioni djelovi, poslovi i broj izvršilaca u pojedinim organizacionim djelovima.
Osnivač odlučuje o otvaranju predstavništava, radnih jedinica ili drugih formi vršenja privrednih djelatnosti.

STATUSNE PROMJENE DRUŠTVA

24. Društvo se može restrukturirati, u skladu sa zakonom, na sledeći način:
1. podjelom na dva ili više posebnih društava,
 2. spajanjem sa drugim privrednim društvima,
 3. promjenom organizacionog oblika.

POSLOVNA TAJNA

25. Poslovnom tajnom smatraju se ona dokumenta i informacije čije bi saopštavanje neovlašćenim licima, zbog njihovog značaja i prirode, bilo protivno interesima Društva.

PRESTANAK DRUŠTVA

26. Društvo prestaje sa radom na način i pod uslovima predviđenim važećim propisima.

KLAUZULA KONKURENCIJE

27. U toku zaposlenosti i perioda od dvije godine od momenta prestanka radnog odnosa, izvršni direktor i zaposleni ne mogu biti zaposleni, odnosno biti zastupnici u bilo kom drugom Društvu, odnosno pravnom licu iste ili srodne djelatnosti koje bi moglo biti konkurentno, niti bi mogao biti preduzetnik koji obavlja takvu djelatnost.

OSTALE ODREDBE

28. Društvo u svom sjedištu vodi sledeću evidenciju i dokumentaciju:
- a). knjigu zapisnika,
 - b). knjigovodstvo koje se vodi u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima,
 - c). kopiju svakog instrumenta kojim se uspostavlja ili evidentira neki pravni teret na imovini društva,
 - d). spisak članova društva,
 - g). spisak ugovora koje su sa društvom zaključili članovi, odnosno ugovora u kojima oni imaju interes.
29. Na sva pitanja koja se odnose na važenje, tumačenje ili izvršenje Statut biće važeće pravo.
30. Statut je osnovni opšti akt Društva koji donosi osnivač. Opšta akta Društva moraju biti u skladu sa Statutom Društva. Statut stupa na snagu danom donošenja. Izmjene Statuta stupaju na snagu danom registracije.

31. Svojim potpisom na Statutu, osnivač potvrđuju da je Statut donijet po propisanom postupku i u datom tekstu.

Osnivač,
Valery Zadorin



Shodno odredbama Zakona o privrednim društvima i Zakona o stranim ulaganjima Valery Zadorin. Ruska federacija, 27,32/1 Udaltsova Street, Moscow 117607, broj pasoš [REDACTED] u svojstvu osnivača (u daljem tekstu: osnivač), dana 4.07.2007.godine u Podgorici donosi

**O D L U K U
O OSNIVANJU DRUŠTVA
SEA TRADE DOO
PODGORICA**

1. Osnivač iz uvoda ove odluke osniva društvo sa ograničenom odgovornošću kao društvo kapitala (u daljem tekstu: Društvo) u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Zakonom o stranim ulaganjima i drugim pratećim propisima.
2. Društvo je osnovano kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću u kome je osnivač jedini član Društva, s tim što Društvu mogu pristupiti i novi članovi u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.
3. Društvo se osniva radi obavljanja privredne djelatnosti na neodređeno vrijeme.
4. Društvo je dužno da posluje u skladu sa zakonom, dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom.
5. Društvo stiče svojstvo pravnog lica danom registracije.

NAZIV, SJEDIŠTE, STATUS I ODGOVORNOST

6. Naziv Društva je SEA TRADE DOO Podgorica.
7. Sjedište Društva i adresa za prijem pošte je u Podgorici, Hercegovačka 31. Osnivač odlučuje o promjeni naziva i sjedišta Društva.
8. Društvo u pravnom prometu može da zaključuje ugovore i vrši druge poslove i radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti i u prometu istupa u svoje ime i za svoj račun, svoje ime i za tuđ račun i u tuđe ime i za tuđ račun.
9. Za svoje obaveze Društvo odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA

10. Početni kapital Društva čini ulog osnivača.
Početni kapital Društva iznosi 10.000,00 eura.
11. Za sve što posebno nije uređeno ovom Odlukom u pogledu osnivačkog uloga primijenit će se Statut i vežeći propisi.

PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI OSNIVAČA

12. Osnivač ima sledeća prava:
 - da upravlja cjelokupnim radom i poslovanjem društva na način i pod uslovima utvrdjenim ovom Odlukom i Statutom,
 - da učestvuje u profitu po osnovu uloženi sredstava kada se donese odluka o podjeli dividende,
 - da dobije dio preostale imovine društva nakon likvidacije,
 - pravo preče kupovine udjela društva za slučaj da društvo odluči da poveća svoj kapital,
 - da dobije besplatno udjele za slučaj povećanja kapitala utvrdjen statutom iz sredstava društva, uz ograničenja utvrdjena zakonom,
 - strani osnivač odnosno član ima pravo da slobodno transferiše i reinvestira dobit,
 - pravo uvida u finansijske izvještaje,
 - da prodaje ili pokloni udio u društvu,
 - da reguliše način rasporedjivanja dobiti i način pokrivanja gubitaka,
 - da opunomoći drugo lica da glasa kao njihov punomoćnik ili da obavljaju druge pravne radnje,
 - i druga prava predviđena Zakonom.
13. Osnivač ima obavezu da izvršava Odlukom preuzete obaveze.
Na pravne odnose između Društva i članova Društva primjenjuju se odredbe Zakona.
Ako osnivač ne uplati odnosno ne unese ulog u roku utvrdjenim Odlukom odnosno Izmjenama iste dužan je da Društvo odnosno članovima plati kamatu odnosno naknadi štetu.
14. Osnivač odgovara za obaveze Društva do iznosa svog udjela u kapitalu Društva.
Kada posloji zloupotreba ograničene odgovornosti ili teža povreda odredaba o društvu sa ograničenom odgovornošću sud može utvrditi neograničenu odgovornost jednog ili više vlasnika.

**PROCIJENJENI TROŠKOVI OSNIVANJA I NAČIN NJIHOVE
NADOKNADE**

15. Osnivač snosi troškove osnivanja društva.

OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE DRUŠTVA U OSNIVANJU

16. Osnivač će zastupati društvo u osnivanju.

OSTALE ODREDBE

17. Na sva pitanja koja se odnose na važenje, tumačenje ili izvršenje ove Odluke biće primijenjeno važeće pravo.
18. Ova Odluka stupa na snagu kad je osnivač, odnosno ovlašćeni predstavnik potpiše i ovjeri shodno Zakonu.
19. Izmjene i dopune Odluke punovažne su ako su učinjene u pismenoj formi i potpisane od strane osnivača, odnosno ovlašćenog predstavnika.
20. Odluka je sačinjena u četiri istovjetna primjeraka.

Osnivač,
Valery Zadorin



Бр. 24389/07

Категорија се да је - см

VALERY ZIMORINA

Писмо ову поправу

PRUS. 514/3600049

именовани утврђена

карте бр. подато

од

Суд у Подгорици

11/7-7



ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено из руке JK преко поште
дана 12.07.2007 Предато на пошту дана _____

препоручено дама, _____

Број: _____ Број суднице _____ Број регистра _____

Shodno odredbama Zakona o privrednim društvima (Službeni list 6/02) osnivač dana 4.07.2007.godine donosi

ODLUKU
O IMENOVANJU IZVRŠNOG DIREKTORA DRUŠTVA

1. Za Izvršnog direktora društva kapitala SEA TRADE DOO Podgorica imenuje se Slaven Milić iz Podgorice, Velimira Terzića 3, koji će vršiti funkciju izvršnog direktora.
2. Osnivač će sa izvršnim direktorom zaključiti poseban ugovor kojim će utvrditi prava, obaveze i odgovornosti izvršnog direktora, kao i uslove za prestanak funkcije prije isteka roka utvrdjenog ugovorom.
3. Na osnovu ove Odluke izvršiće se odgovarajući upis izvršnog direktora u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici.

Osnivač,

Valery Zadorin



Datum: 11/07/2007

Hypo Alpe-Adria-Bank AD

Bicj. 12/07

Podgorica, 11.07 2007 god.


Na zahtjev firme »SEA TRADE« DOO iz Podgorice izdaje se

P O T V R D A

Prema evidenciji Hypo Alpe Adria Bank ad Podgorica, SEA TRADE DOO preko ovlašćenog lica Valery Zadorin, uplatio je na račun banke osnivački ulog u visini od 10.000.00 €. Uplatu je izvršila Katarina Milić, kao ovlašćeno lice.

Potvrda se izdaje radi **uvođenja u Registar Privrednog suda**, te se u druge svrhe ne može upotrijebiti.

Hypo Alpe Adria Bank



**FORMULAR ZA REGISTRACIJU
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU**

Прихваћено и тркува _____ преко рачуна
дана: 12.07.2007 Предато на пошту дана _____

препоручено дана, _____

Број: _____ Број пријерака _____ Промјена

Form 5 DOO CRPS

**POČETNA REGISTRACIJA [x]
PROMJENA PODATAKA []**

1. Naziv društva	SEA TRADE DOO PODGORICA, Hercegovacka 31		
2. Podaci koji se odnose na osnivački akt	Datum donošenja osnivačkog akta: 4.07.2007.godine Datum promjena akta:		
3. Podaci koji se odnose na Statut	Datum donošenja Statuta: 4.07.2007.godine	Datum promjena statuta:	
4. Podaci o osnivaču, članu društva, članu odbora direktora (ukoliko je imenovan odbor) i rukovodiocima:	OSNIVAČ [x] ČLAN DRUŠTVA [] ČLAN ODBORA [] DIREKTORA [] MENADŽER [] (naznačiti odgovarajuće) 1. Ime/naziv Valery Zadorin	OSNIVAČ [] ČLAN DRUŠTVA [] ČLAN ODBORA [] DIREKTORA [] MENADŽER [] (naznačiti odgovarajuće) 1. Ime/naziv	OSNIVAČ [] ČLAN DRUŠTVA [] ČLAN ODBORA [] DIREKTORA [] MENADŽER [] (naznačiti odgovarajuće) 1. Ime/naziv
1) lično ime /naziv	2. Adresa/sjedište	sa/sjedište	2. Adresa/sjedište
2) adresa/sjedište			
3) prethodno ime (u slučaju da je došlo do promjene)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	odno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)
4) matični broj ili broj pasoša	4. Matični broj ili broj pasoša: pasoš 51 № 1949947	4. Matični broj ili broj pasoša:	4. Matični broj ili broj pasoša:
5) datum i mjesto rođenja člana odbora direktora	5. Datum i mjesto rođenja člana odbora direktora:	5. Datum i mjesto rođenja člana odbora direktora:	5. Datum i mjesto rođenja člana odbora direktora:
6) državljanstvo člana odbora direktora	6. Državljanstvo člana odbora direktora:	6. Državljanstvo člana odbora direktora:	6. Državljanstvo člana odbora direktora:
7) članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji	7. Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji	7. Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji	7. Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji
8) mjesto registracije tih društava	8. Mjesto registracije tih društava (ako nijesu registrovana u Crnoj Gori)	8. Mjesto registracije tih društava (ako nijesu registrovana u Crnoj Gori)	8. Mjesto registracije tih društava (ako nijesu registrovana u Crnoj Gori)
9) pristanak na imenovanje	9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis)

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

	OSNIVAČ [] ČLAN DRUŠTVA [] ČLAN ODBORA DIREKTORA [] MENADŽER [] (naznačiti odgovarajuće)	OSNIVAČ [] ČLAN DRUŠTVA [] ČLAN ODBORA DIREKTORA [] MENADŽER [] (naznačiti odgovarajuće)	OSNIVAČ [] ČLAN DRUŠTVA [] ČLAN ODBORA DIREKTORA [] MENADŽER [] (naznačiti odgovarajuće)
	1.Ime/naziv	1.Ime/naziv	1.Ime/naziv
	2.Adresa/sjedište	2.Adresa/sjedište	2.Adresa/sjedište
	3.Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3.Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3.Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)
	4.Matični broj ili broj pasoša:	4.Matični broj ili broj pasoša:	4.Matični broj ili broj pasoša:
	5. Datum i mjesto rođenja člana odbora direktora:	5. Datum i mjesto rođenja člana odbora direktora:	5. Datum i mjesto rođenja člana odbora direktora:
	6. Državljanstvo člana odbora direktora:	6. Državljanstvo člana odbora direktora:	6. Državljanstvo člana odbora direktora:
	7. Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji	7. Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji	7. Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji
	8. Mjesto registracije tih društava (ako nijesu registrovana u Crnoj Gori)	8. Mjesto registracije tih društava (ako nijesu registrovana u Crnoj Gori)	8. Mjesto registracije tih društava (ako nijesu registrovana u Crnoj Gori)
	9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis)
5. Sjedište društva	Podgorica, Hercegovačka 31		
6. Adresa za prijem službene pošte	Podgorica, Hercegovačka 31		
7. Šifra djelatnosti	55110 Hoteli i moteli, s restoranom		
8. Rok na koji je društvo osnovano	Neodređeno vrijeme		
9. Lično ime i MB izvršnog direktora	Slaven Milić 0609969210015		

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

10. Imena osoba ovlašćenih da zastupaju društvo (naznačiti da li je zastupnik ovlašćen da zastupa društvo pojedinačno ili kolektivno)	Slaven Milić	je ovlašćen
	da djeluje POJEDINAČNO [x] KOLEKTIVNO [] sa (naznačiti odgovarajuće)	

	Valery Zadorin	je ovlašćen
	da djeluje POJEDINAČNO [x] KOLEKTIVNO [] sa (naznaciti odgovarajuće)	

	Direktori	su ovlašćeni
	da djeluju POJEDINAČNO [] KOLEKTIVNO [] sa (naznačiti odgovarajuće)	

11. Ime, potpis i MB ovlašćenog lica	Slaven Milić	Valery Zadorin
<div style="border: 1px solid red; width: 500px; height: 20px; margin: 5px auto;"></div>		
Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	Registarski broj:	
	Datum registracije:	
	Broj i datum objavljivanja "Službenog lista RCG"	

Uputstvo

1. Formular popuniti mašinski ili ručno ŠTAMPANIM SLOVIMA, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja služi kao potvrda će biti ovjerena pečatom, sa datumom, vremenom i mjestom registracije i imaće registarski broj. Kopija će biti vraćena društvu na adresu naznačenu u redu broj 6.
3. Ovaj formular se može koristiti za početnu registraciju društva sa ograničenom odgovornošću ili za promjenu podataka navedenih u početnoj registraciji.
4. Ako ima više od šest članova, koristiti dodatni primjerak formulara.
5. Ukoliko neko lice ne posjeduje matični broj navesti njegov registarski broj
6. Ako se ovaj formular koristi za promjenu podataka, mora se dostaviti Centralnom registru Privrednog suda (CRPS) sedam dana od dana nastale promjene.
7. Izvod iz ovog formulara Registrator CRPS-a će dostaviti Službenom listu.RCG radi objavljivanja podataka.
8. Ovaj formular se može lično dostaviti CRPS-a ili poslati na adresu ovlašćenog posrednika ili adresu CRPS-a: Centralni registar Privrednog suda u Podgorici
IV Proleterske brigade 2
81000 Podgorica.
9. Adresa sudova i lica za posredovanje u registraciji koji su ovlašćeni od strane CRPS-a da primaju dokumenta i prijave za registraciju su:
(detalji koji se naknadno unose)
10. Naknada koja se plaća za podnošenje ovog formulara iznosi€ (detalji koji se naknadno unose)

OBAVEZNI PRILOG:

- osnivački akt
- statut
- potvrda o uplati takse



**CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA**

Broj: 5 - 0393944 / 014

U Podgorici, dana 08.06.2018.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11), rješavajući po prijavi za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" TIVAT, broj 265880 podnijetoj dana 08.06.2018. u 08:38:48, preko

Ime i prezime: DANIJEL SEKULIĆ

donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" TIVAT - registarski broj 5 - 0393944, PIB 02669935 , i to:

Statut:

Briše se: Statut od 29.05.2018.

Registruje se - upisuje se: Statut od 07.06.2018.

Ograničenja - Izvršni direktor MARIJA JANKOVIĆ

Briše se: Ograničeno - Izvršni direktor iz ove Odluke ima pravo da pojedinačno zastupa Društvo u svim pravnim poslovima u unutrašnjem i spoljno-trgovinskom prometu s tim da ne može raspolagati finansijskim sredstvima preko 30.000 eura bez pismene saglasnosti osnivača Društva.

Registruje se - upisuje se: Neograničeno

Ovlašćenja - Izvršni direktor MARIJA JANKOVIĆ

Briše se: Kolektivno (sa Osnivačem)

Registruje se - upisuje se: Pojedinačno

D. Sekulić
08.06.2018.

Obrazloženje

Podnosilac je dana 08.06.2018. u 08:38:48 podnio prijavu za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću SEA TRADE. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je članom 87 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11).

M.P.

Sam. Savjetnik I


Marija Mićković

Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8,00 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa 832-3161017-60-Administrativna taksa.



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 265880

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je DANIJEL SEKULIĆ dostavio-la dokument za Promjena društva sa ograničenom odgovornošću – DOO - SEA TRADE - DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU iz TIVAT, registarski broj:50393944 sa sljedećim prilogima:

Odluka o promjeni ovlašćenja izvršnom direktoru

Dokaz o uplaćenju naknadi za objavljivanje podataka u "Službenom listu Crne Gore"

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Punomoćje

Obrazac

Statut društva

Datum prijema dokumentacije: 8.6.2018. god.

Podnosilac prijave

Dokument primio/la

Milan Zvicer, Samostalni referent

M.P.

Uputstvo za praćenje prijave: Prijava se može pratiti putem sajta www.crps.me odabirom stavke menija PRETRAGA REGISTRA, zatim PRETRAGA PREDMETA. U ponuđena polja unijeti broj predmeta i datum prijema dokumentacije i kliknuti dugme TRAŽI. Ukoliko je prikazan status **OBRAĐEN** rješenje se može preuzeti. Broj kontakt telefona CRPS-a: +38220230858.



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0393944 / 013
PIB: 02669935

Datum registracije: 12.07.2007.
Datum promjene podataka: 29.05.2018.

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" TIVAT

Broj važeće registracije: /013

Skraćeni naziv: SEA TRADE
Telefon:
eMail:
Datum zaključivanja ugovora: 04.07.2007.
Datum donošenja Statuta: 04.07.2007. Datum promjene Statuta: 29.05.2018.
Adresa glavnog mjesta poslovanja: BOGIŠIĆI BB TIVAT
Adresa za prijem službene pošte: BOGIŠIĆI BB TIVAT
Adresa sjedišta: BOGIŠIĆI BB TIVAT
Pretežna djelatnost: 5510 Hoteli i sličan smještaj
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA
Oblik svojine: Privatna
Porijeklo kapitala: Strani
Upisani kapital: 10.000,00Euro (Novčani 10.000,00Euro, nenovčani 0,00Euro)

OSNIVAČI:

RENAT ZADORIN

Uloga: Osni

Udio: 90%

ALEXANDRA GLINENKO

Uloga: Osnivač

Udio: 5%

VALERY LITVAK

Uloga: Osnivač

Udio: 5%

LICA U DRUŠTVU:

RENAT ZADORIN

Adresa: UL. MIK

Uloga: Ovlašće

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

ALEXANDRA GLINENKO

Adresa: M

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

VALERY LITVAK

Adresa: GOSP

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

MARIJA JANKOVIĆ

Adresa:

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (Izvršni direktor iz ove Odluke ima pravo da pojedinačno zastupa Društvo u svim pravnim poslovima u unutrašnjem i spoljno-trgovinskom prometu s tim da ne može raspolagati finansijskim sredstvima preko 30.000 eura bez pismene saglasnosti osnivača Društva.)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (sa Osnivačem)

Izdato: 08.06.2018 godine u 08:36h

MP

NAČELNICA

Dušanka Vujisić

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Zastupnika Punomoćnika

JMB:

Država:

Ime i prezime:

Danijel Sekulić

Opština:

Telefon:

Mjesto:

e-mail:

Ulica:

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

 Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt

Matični broj:

02669935

Registarski broj:

50393944

Puni naziv:

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
"SEA TRADE" Tivat

1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

 OD KD AD DOO NVO Ustanova Zadruga Ostali

1.2. Puni naziv:

*ukoliko je promjen puni naziv izvršice se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv:

1.4. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

07.06.2018

1.5. Podaci o Ugovoru /
odluci o osnivanju:Datum
zaključenja/donošenja:

2. NOVA ADRESE UPRAVE – SJEDIŠTA

2.1. Opština

2.2. Mjesto

2.3. Ulica:

2.4. Broj:

3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država

3.2. Opština

3.3. Mjesto

3.4. Ulica:

3.5. Broj:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine *ukoliko je označena promjena opštine izvršiće se i preregistracija u Poreskom registru

4.2. Opština 4.3. Mjesto

4.4. Ulica: 4.5. Broj:

5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA

5.1. Datum rješenja:

5.2. Broj rješenja:

*popunjava se samo ukoliko registraciji u CRPS prethodi registracija kod drugog državnog organa

6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST

7. NOVI OBLIK SVOJINE

bez oznake svojine privatna zadružna dva ili više oblika svojine državna

8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA

8.1. Telefon: + 382 /

8.2. Fax: + 382 /


8.3. E-mail:

8.4. Adresa internet strane:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.



9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

Povećanje
 Smanjenje

Osnovni kapital:	Prije promjene	Iznos promjene	Nakon promjene
Ukupno (novčani+nenovčani):	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> novčani – iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> nenovčani – iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €

10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

Prestanak Regstruje se Mijenja se udio

10.1. Status:

Osnivač Član DOO Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*upisati status

10.2. MB / JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša
za strano pravno lice unijeti broj registracije u

10.3. Naziv / Ime i prezime:

10.4. Sjedište / Adresa:

Država

Opština

Mjesto:

Ulica:

Broj:

10.5. Udio

 %

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.



11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

 Odbor direktora Upravni odbor Skupština Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji



12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

 Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

 Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Adresa:

Država

Opština

Mjesto:

Ulica:

Broj:

12.4. Ovlaštenja u prometu

 neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.5. Ovlašćen da djeluje

 Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

13. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

13.1. Status

Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora

Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

13.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

13.3. Ime i prezime:

MARIJA JANKOVIĆ

Adresa:

Država

Opština

Ulica:

RICA

Broj: 33

13.4. Ovlaštenja u prometu

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

13.5. Ovlašćen da djeluje

Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost za imenovanje:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

14. OSTALE REGISTRACIJE

Osim postojeće registracije u CRPS-u izvršiti i registracije u:

14.1. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

Saglasno Zakonu o privrednim društvima (Sl. list CG 06/02, 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11) RENAT ZADORIN, Republika Kirgizija, br. pasoša: AC1423125, ALEXANDRA GLINENKO, Ruska Federacija, br. pasoša: 72 3357744, VALERY LITVAK, Izrael, br. pasoša: 21300499, u svojstvu osnivača, dana 07.06.2018. godine donose:

S T A T U T

(prečišćen tekst)

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE " TIVAT

FIRMA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Čl.1

Društvo će poslovati pod firmom: **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" TIVAT**

Skraćeni naziv firme je: "SEA TRADE " DOO

Čl.2

Osnivači su saglasno Zakonu o privrednim društvima zaključili dana 01.08.2007 godine Ugovor o osnivanju Društva.

Čl.3

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

Čl.4

Firmu i sjedište Društva osnivač može mijenjati sopstvenom odlukom, koja mora biti prijavljena Centralnom registru Privrednog Subjekta Poreske uprave u Podgorici.

Čl.5

Sjedište Društva sa ograničenom odgovornošću " SEA TRADE " Tivat je:

Bogišići bb, Tivat

Firmu i sjedište može mijenjati osnivači.

Adresa Društva za zvanične dopise je: Bogišići bb, Tivat

Promjena firme i sjedišta se prijavljuje Centralnom registru Privrednih subjekata poreske uprave u Podgorici.

Društvo će u svom radu koristiti puni i skraćeni naziv firme, zavisno od potrebe.

Društvo ima svoj pečat, koji je okruglog oblika, prečnika 4cm, sa tekstom po obodu:

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" TIVAT

Pečat je pisan latinicom.

Društvo ima svoj štambilj, koji je pravougaonog oblika, sa tekstom po gornjoj ivici

"SEA TRADE" DOO.

U sredini je oznaka «Broj», a pri dnu je oznaka Tivat, i crtica za upis datuma i riječ godina. Štambilj je pisan latinicom.

DJELATNOST DRUŠTVA

Čl.7

Djelatnost Društva obuhvata:

GRAĐEVINARSTVO

- 41.10 Razrada građevinskih projekata
- 41.20 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
- 42.11 Izgradnja puteva i autoputeva
- 42.12 Izgradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica
- 42.13 Izgradnja mostova i tunela
- 42.21 Izgradnja cjevovoda
- 42.22 Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova
- 42.91 Izgradnja hidro objekata
- 42.99 Izgradnja ostalih građevina, na drugom mjestu nepomenutih
- 43.11 Rušenje objekata
- 43.12 Pripremna gradilišta
- 43.13 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
- 43.21 Postavljanje električnih instalacija
- 43.22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, klimatizacionih sistema i sistema za grijanje
- 43.29 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu
- 43.31 Malterisanje
- 43.32 Ugradnja stolarije
- 43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga
- 43.34 Bojenje i zastakljivanje
- 43.39 Ostali završni radovi
- 43.91 Krovni radovi
- 43.99 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi

TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO; POPRAVKA MOTORNIM VOZILA I MOTOCIKALA

- 45.11 Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima
- 45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima
- 45.20 Održavanje i popravka motornih vozila
- 45.31 Trgovina na veliko djelovima i opremom za motorna vozila
- 45.32 Trgovina na malo djelovima i opremom za motorna vozila
- 45.40 Trgovina motociklima, djelovima i priborom, održavanje i popravka motocikala
- 46.11 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
- 46.12 Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija

- 46.13 Posredovanje u prodaji drvene građe i građevinskog materijala
- 46.14 Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona
- 46.15 Posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe
- 46.16 Posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, krzna, obuće i predmeta od kože
- 46.17 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
- 46.18 Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda
- 46.19 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
- 46.21 Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, sjemenjem i hranom za životinje
- 46.22 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama
- 46.23 Trgovina na veliko životinjama
- 46.24 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom
- 46.31 Trgovina na veliko voćem i povrćem
- 46.32 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
- 46.33 Trgovina na veliko mlječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima
- 46.34 Trgovina na veliko pićem
- 46.35 Trgovina na veliko, duvanskim proizvodima
- 46.36 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima
- 46.37 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaoom i začinima
- 46.38 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribe, ljuskare i mekušce
- 46.39 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duvanom
- 46.41 Trgovina na veliko tekstilom
- 46.42 Trgovina na veliko odjećom i obućom
- 46.43 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
- 46.44 Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje
- 46.45 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
- 46.46 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima
- 46.47 Trgovina na veliko namještajem, tepisima i opremom za osvjetljenje
- 46.48 Trgovina na veliko satovima i nakitom
- 46.49 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
- 46.51 Trgovina na veliko kompjuterima, kompjuterskom opremom i softverima
- 46.52 Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim djelovima i opremom
- 46.61 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i proborom
- 46.62 Trgovina na veliko alatnim mašinama
- 46.63 Trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama
- 46.64 Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivenje i pletenje
- 46.65 Trgovina na veliko kancelarijskim namještajem
- 46.66 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
- 46.69 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom
- 46.71 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
- 46.72 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
- 46.73 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
- 46.74 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grijanje
- 46.75 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
- 46.76 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
- 46.77 Trgovina na veliko otpacima i ostacima
- 46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko
- 47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duvanom
- 47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
- 47.21 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama

- 47.22 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama
- 47.23 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.24 Trgovina na malo hljebom, tjesteninama, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.25 Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.26 Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama
- 47.29 Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.30 Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.41 Trgovina na malo kompjuterima, perifernim jedinicama i softverom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.42 Trgovina na malo telekomunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.43 Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.51 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.52 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.53 Trgovina na malo tepisima, zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.54 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.59 Trgovina na malo namještajem, opremom za osvjetljavanje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.61 Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.62 Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.63 Trgovina na malo muzičkim i video zapisima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.64 Trgovina na malo sportskom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.65 Trgovina na malo igrama i gračkama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.71 Trgovina na malo odjećom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.72 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama
- 47.73 Trgovina na malo farmaceutskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama – apotekama
- 47.74 Trgovina na malo medicinskim i ortopedskim pomagalicama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.75 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.76 Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, đubrivima, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama
- 47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.78 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.79 Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama
- 47.81 Trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima na tezgama i pijacama
- 47.82 Trgovina na malo tekstilom, odjećom i obućom na tezgama i pijacama
- 47.89 Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama
- 47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta
- 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca

SAOBRAĆAJ I SKLADIŠTENJE

- 49.10 Željeznički prevoz putnika, međumjesni
- 49.20 Željeznički prevoz tereta
- 49.31 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika
- 49.32 Taksni prevoz
- 49.39 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju
- 49.41 Drumski prevoz tereta
- 49.42 Usluge preseljenja
- 49.50 Cjevovodni transport
- 50.10 Pomorski i priobalni prevoz putnika
- 50.20 Pomorski i priobalni prevoz tereta

- 50.30 Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima
- 50.40 Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima
- 51.10 Vazdušni prevoz putnika
- 51.21 Vazdušni prevoz tereta
- 51.22 Vasijski saobraćaj
- 52.10 Skladištenje
- 52.21 Uslužne djelatnosti u kompenom saobraćaju
- 52.22 Uslužne djelatnosti u vodenom saobraćaju
- 52.23 Uslužne djelatnosti u vazdušnom saobraćaju
- 52.24 Manipulacija teretom
- 52.29 Ostale prateće djelatnosti u saobraćaju
- 53.10 Poštanske aktivnosti
- 53.20 Ostale poštanske i kurirske aktivnosti

USLUGE SMJEŠTAJA I ISHRANE

55.10 Hoteli i sličan smještaj

- 55.20 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak
- 55.30 Djelatnost kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice
- 55.90 Ostali smještaj
- 56.10 Djelatnost restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata
- 56.21 Katering (dostava pripremljene hrane)
- 56.29 Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane
- 56.30 Usluge pripremanja i posluživanja pića

INFORMISANJE I KOMUNIKACIJE

- 58.11 Izdavanje knjiga
- 58.12 Izdavanje imenika i adresara
- 58.13 Izdavanje novina
- 58.14 Izdavanje časopisa i periodičnih izdanja
- 58.19 Ostala izdavačka djelatnost
- 58.21 Izdavanje kompjuterskih igara
- 58.29 Izdavanje ostalih softvera
- 59.11 Proizvodnja filmova, video-zapisa i televizijskog programa
- 59.12 Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, video-filmova i televizijskog programa
- 59.13 Distribucija filmova, video-filmova i televizijskog programa
- 59.14 Djelatnost prikazivanja filmova
- 59.20 Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike
- 60.10 Emitovanje radio-programa
- 60.20 Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa
- 61.10 Kablovske telekomunikacije
- 61.20 Bežične telekomunikacije
- 61.30 Satelitska telekomunikacija
- 61.90 Ostale telekomunikacione djelatnosti
- 62.01 Kompjutersko programiranje
- 62.02 Konsultantske djelatnosti u oblasti informacione tehnologije
- 62.03 Upravljanje kompjuterskom opremom
- 62.09 Ostale usluge informacione tehnologije
- 63.11 Obrada podataka, smještanje aplikacija i pružanje aplikativnih usluga i sl.
- 63.12 Uslužne internet stranice (web portal)

63.91 Djelatnost novinskih agencija

POSLOVANJE NEKRETNINAMA

68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina

68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima

68.31 Djelatnost agencija za nekretnine

68.32 Upravljanje nekretninama uz naknadu

STRUČNE, NAUČNE I TEHNIČKE DJELATNOSTI

69.10 Pravni poslovi

69.20 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi i poresko savjetovanje

70.10 Upravljanje privrednim subjektom

70.21 Djelatnost komunikacija i odnosa sa javnošću

70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem

71.11 Arhitektonska djelatnost

71.12 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

71.20 Tehničko ispitivanje i analize

72.11 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji

72.19 Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i inženjerskim naukama

72.20 Istraživanje i razvoj u društvenim i humanističkim naukama

73.11 Djelatnost reklamnih agencija

73.12 Medijsko predstavljanje

73.20 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja

74.10 Specijalizovane dizajnerske djelatnosti

74.20 Fotografske usluge

74.30 Prevođenje i usluge tumača

74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti

75.00 Veterinarska djelatnost

ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DJELATNOSTI

77.11 Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila

77.12 Iznajmljivanje i lizing kamiona

77.21 Iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport

77.22 Iznajmljivanje video-kaseta i kompakt-diskova

77.29 Iznajmljivanje i lizing ostalih predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu

77.31 Iznajmljivanje i lizing poljoprivrednih mašina i opreme

77.32 Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo

77.33 Iznajmljivanje i lizing kancelarijskih mašina i kancelarijske opreme (uključujući kompjutere)

77.34 Iznajmljivanje i lizing opreme za vodeni transport

77.35 Iznajmljivanje i lizing opreme za vazdušni transport

77.39 Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara

77.40 Lizing intelektualne svojine i sličnih proizvoda, izuzev autorskih prava

78.10 Djelatnost agencija za zapošljavanje

78.20 Djelatnost agencija za privremeno zapošljavanje

78.30 Ostalo ustupanje ljudskih resursa

79.11 Djelatnost putničkih agencija

79.12 Djelatnost tur-operatora

79.90 Ostale usluge rezervacije i djelatnosti povezane s njima

Pored aktivnosti navedenih u ovom članu, Društvo će se baviti i spoljnotrgovinskim prometom i to prometom roba i usluga za koje je registrovano u unutrašnjem prometu.

OSNOVNA DJELATNOST DRUŠTVA JE:

55.10 Hoteli i sličan smještaj

Djelatnosti Društva može da promjeni osnivač odlukom koja mora biti prijavljena u Centralni registar Privrednih subjekata Poreske uprave.

OSNIVAČI ODNOSNO ČLANOVI DRUŠTVA

(u daljem tekstu: vlasnici udjela u Društvu)

Čl.8

Vlasnici udjela u Društvu su:

- **RENAT ZADORIN, Republika Kirgizija, grad Biškeek, ul. Mikrorejon 3, d.7, kv.4, br. pasoša: AC1423125,**
- **ALEXANDRA GLINENKO, Ruska Federacija, grad Moskva, ul.Maršala Koneva, kuća 14/57 , br.pasoša: 72 3357744,**
- **VALERY LITVAK, Izrael, ul.Gospitalni val, kuća 5/12, stan 32, Moskva, br.pasoša: 21300499**

OSNIVAČKI KAPITAL, VRSTE I VISINA ULOGA

Čl.9

Početni kapital DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU " SEA TRADE " TIVAT utvrđen je Ugovorom o osnivanju Društva i iznosi **10.000,00€** i sastoji se od novčanih uloga vlasnika udjela Društva.

Sticanjem udjela Osnivači postaju vlasnici udjela Društva.

Srazmjerno uplaćenom odnosno unijetom ulogu, a u odnosu na ukupan kapital, vlasnici udjela stiču udjele u Društvu koji procentualno iznose:

- **RENAT ZADORIN 90%**
- **VALERY LITVAK 5%**
- **ALEXANDRA GLINENKO 5%**

Čl.10

Ako osnivač odluči da je Društvu potreban obrtni kapital, preko iznosa uplaćenog kapitala, sredstva će biti obezbijedena na sljedeći način i u sljedećem redosljedu:

- 1) iz neposredne dobiti,
- 2) iz kredita koje osnivač obezbijedi preko poslovne banke,
- 3) putem povećanja i uplate kapitala - dopunskom uplatom ili ulogom u stvarima

DIOBA DOBITI I NAČIN SNOŠENJA RIZIKA I POKRIĆE GUBITAKA UTVRĐIVANJA I RASPODJELA DOBITI

Čl.11

Bilans imovine i bilans uspjeha Društva, uključujući dio koji se odnosi na dobit za raspodjelu, utvrđuje se prema zakonima koji regulišu ovu oblast.

Dobit za raspodjelu, Društvo utvrđuje za svaku poslovnu godinu, najkasnije do 31. marta za prethodnu godinu.

Iz neto dobiti se izdvaja dio koji utvrđuje osnivač, u obavezni i posebni rezervni fond i u neraspoređenu dobit. Preostali iznos predstavlja dobit, koja pripada osnivaču.

Osnivač može odlučiti da dio dobiti za raspodjelu, na koju ima pravo reinvestira u razvoj Društva.

PRAVA I OBAVEZE OSNIVAČA

Čl.12

Osnivač Društva ima pravo ili obavezu da:

- 1) upravlja ili učestvuje u upravljanju Društvom;
- 2) učestvuje u raspodjeli dobiti;
- 3) učestvuje u raspodjeli imovine Društva po njegovom prestanku.

KONTROLA AKTIVNOSTI DRUŠTVA

Osnivač će u svako doba imati pravo da vrši uvid u djelatnost, pregleda prostorije i finansijsko poslovanje Društva.

Vođenje finansijske dokumentacije će se vršiti prema važećim zakonima i propisima Crne Gore u vezi sa svakim poslom i biće u svako razumno vrijeme dostupno osnivaču ili od njega ovlašćenim licima

Osnivač može odlučiti da poslove pregleda i revizije poslovanja Društva povjeri revizorskoj firmi, po svom izboru.

TROŠKOVI POSLOVANJA

Čl.13

Osnivač odgovara za obaveze Društva cjelokupnom svojom imovinom:

- 1) ako zloupotrijebi Društvo, da bi dostigao cilj koji je za njega zabranjen;
- 2) ako Društvo upotrijebi da bi oštetio povjerioce;
- 3) ako suprotno propisima, postupi sa imovinom Društva, kao da je u pitanju njegova lična imovina;

- 4) ako smanji imovinu Društva u svoju korist ili u korist drugog lica, a znao je ili je morao znati da Društvo neće biti u stanju da izmiri svoje obaveze prema trećim licima.

Troškovi poslovanja Društva biće za svaku godinu predviđeni i odobravani u finansijskom planu Društva za predmetnu poslovnu godinu. Na kraju svake poslovne godine, Društvo je dužno da u roku utvrđenom pravilima (Statutom) Društva i u skladu sa važećim propisima sastavi završi račun (bilans).

SNOŠENJE RIZIKA I POKRIVANJE GUBITAKA

Čl.14

Osnivač snosi rizik za poslovanje Društva do visine uloga koji je investirao za osnivanje Društva. Ako Društvo ima gubitak u poslovanju, osnivač može odlučiti da putem dopunske uplate pokrije gubitak koji je nastao.

Gubitak u poslovanju može se namiriti i putem smanjenja osnovnog kapitala Društva, o čemu odlučuje osnivač.

Gubici u poslovanju se mogu pokrivati i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

ODGOVORNOST ZA OBAVEZE

Čl.15

Društvo u pravnom prometu može da zaključuje ugovore i vrši druge poslove i radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti i u prometu istupa u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za tuđi račun i u tuđe ime i za tuđi račun.

Čl.16

Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom.

Osnivač ne odgovara za obaveze Društva, a snosi rizik u poslovanju Društva do visine svog osnivačkog uloga.

Osnivač odgovara za obaveze Društva u slučajevima i pod uslovima propisanim Zakonom o privrednim društvima.

Čl.17

ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE DRUŠTVA

Poslove zastupanja i predstavljanja Društva vrši izvršni direktor Marija Janković sa JMB:2710990217976 iz Podgorice, adresa ul.Radosava Burića 33, ovlašćena je da pojedinačno i neograničeno zastupa Društvo u pravnom prometu u zemlji i inostranstvu.

IZVRŠNI DIREKTOR DRUŠTVA

Izvršni direktor društva je izvršni organ. Djelokrug rada izvršnog direktora je da:

- odgovoran je za zakonitost Društva, u okviru svojih ovlašćenja

- upravlja imovinom Društva, u skladu sa zakonom i odlukom vlasnika udjela
- predlaže unutrašnju organizaciju Društva
- Donosi dokument o sistematizaciji radnih mjesta
- sklapa ugovore i preuzima druge pravne radnje u domaćoj i spoljnoj trgovinskoj razmjeni
- odlučuje o zapošljavanju lica u Društvo, zaključuje ugovoru o radu, odlučuje o disciplinskoj odgovornosti zaposlenih i drugim poslovima iz oblasti radnih odnosa u skladu sa zakonom,
- Obavlja druge poslove , predviđene zakonom i ovim statutom.
- Izvršni direktor treba da postupa sa pažnjom dobrog privrednika i vrši druge poslove po ovlašćenju osnivača Društva.

Pored poslova iz stava 1 ovog člana, izvršni direktor obavlja i druge poslove koji Zakonom, odlukom ili ovim statutom nijesu dati u djelokrug drugih organa društva.

Izvršni direktor društva se bira na period od četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora, s tim da može i prije vremena biti razriješen dužnosti na koju je postavljen.

Izvršni direktor društva istupa u ime i za račun društva.

IZBOR, OPOZIV I DJELOKRUG ORGANA DRUŠTVA

Čl.18

Osnivač, kao vlasnik Društva, na osnovu uloženog kapitala, upravlja cjelokupnim radom i poslovanjem Društva.

U slučaju da osnivač odredi da je za poslovanje neophodno, može formirati odbor direktora ili skupštinu društva.

Članovi skupštine kao i članovi odbora direktora, ne mogu biti lica koja su osuđivana za krivično djelo protiv privrede i službene dužnosti za koju su nastupile pravne posljedice osude, dok te posljedice traju.

Članove skupštine kao i članove odbora direktora, bira osnivač na neodređeno vrijeme, koje ne može biti duže od pet godina, sa mogućnošću ponovnog izbora.

Čl.19

Djelokrug osnivača je da:

- donosi statut i druga normativna akta,
- utvrđuje poslovnu politiku,
- usvaja godišnji obračun i izvještaje o poslovanju,
- odlučuje o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka,
- odlučuje o statusnim promjenama, promjeni oblika i prestanku društva,
- postavlja i razrješava izvršnog direktora,

- postavlja i razrješava članove odbora direktora i članove skupštine,
- daje smjernice za rad i poslovanje izvršnog direktora,
- odlučuje o poslovnoj saradnji sa drugim društvima,
- donosi investicione odluke,
- odlučuje o osnivanju novih društava,
- oslučuje o zastupanju društva u sudskim i drugim postupcima protiv članova uprave,
- obavlja druge poslove određene zakonom.

Čl.20

Ako donošenje odluke ne trpi odlaganje, osnivač može donijeti odluku i telefonskim putem, telegrafski, mailom ili putem telefaksa.

ZAPISNIK O RADU

Čl.21

U zapisnik o sjednicama osnivača se unose podaci i materijali koji su bili predmet rasprave na sjednici. Pored ovih podataka, u zapisnik se na zahtjev osnivača unose i drugi podaci.

Čl.22

Zapisnik o radu sa prethodne sjednice osnivača se usvaja na prvoj narednoj sjednici.

Čl.23

Izvršni direktor društva može u okviru svojih ovlašćenja dati drugome pismeno punomoćje za zastupanje Društva. Izvršni direktor društva, uz saglasnost osnivača, može određenom licu, specijalizovanom za određene poslove, dati prokuru, čiji obim, vrstu i sadržinu utvrđuje svojom odlukom.

Čl.24

Pored izvršnog direktora Društvo mogu zastupati i druga ovlašćena lica, o čemu odlučuje osnivač Društva.

REZERVE DRUŠTVA

Čl.25

Društvo na kraju svake poslovne godine, iz neto dobiti izdvaja dio koji utvrđuje osnivač, u obavezni i posebni rezervni fond.

OBAVEZNI I REZERVNI FOND

Čl.26

Društvo može imati obavezni i rezervni fond, o čemu odlučuje osnivač.

U obavezni rezervni fond, svake godine od dobiti se unosi najmanje 5%, dok fond ne dostigne najmanje 10% osnovnog kapitala.

Čl.27

Obavezni rezervni fond, dok se ne dostigne zakonom utvrđen najmanji iznos, upotrebljava se samo za pokrivanje gubitaka.

Čl.28

Ukoliko se obavezna rezerva Društva smanji ispod minimuma, koji je zakonom propisan (10% osnovnog kapitala), mora se dopuniti do propisanog iznosa.

POSEBNI REZERVNI FOND

Čl.29

Društvo može imati i posebne rezervne fondove, saglasno zakonu, o čemu odlučuje osnivač Društva.

STATUSNE PROMJENE I PROMJENE OBLIKA DRUŠTVA

STATUSNE PROMJENE

Čl.30

Društvo se može spojiti sa drugim društvom (spajanjem), podijeliti na dva ili više društva (podjela), ili promijeniti oblik (promjena oblika društva).

Spajanje, pripajanje ili podjela Društva, vrši se saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima.

Odluku o statusnim promjenama Društva donosi osnivač Društva.

NAČINI PROMJENE OBLIKA DRUŠTVA

Čl.31

Društvo može promijeniti oblik u drugi oblik ako ispunjava uslove o osnivanju oblika utvrđene Zakonom o privrednim društvima.

Čl.32

Odluku o promjeni oblika Društva donosi osnivač.

PRESTANAK DRUŠTVA

Čl.33

Društvo će poslovati sve dok postoje ekonomski i zakonski uslovi za obavljanje njegove djelatnosti, a može prestati sa poslovanjem samo na način i pod uslovima zakonom propisanim.

Društvo prestaje u sljedećim slučajevima:

- 1) ako mu je izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti, zbog toga što ne ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti, a u roku određenom u izrečenoj mjeri ne ispuni te uslove, odnosno ne promjeni djelatnost,
- 2) ako prestanu da postoje prirodni i drugi uslovi za obavljanje djelatnosti,
- 3) odlukom osnivača,
- 4) ako se pravosnažnom odlukom suda utvrdi ništavnost upisa u registar,
- 5) ako ne produži registraciju saglasno zakonu,
- 6) stečajem ili likvidacijom društva,
- 7) spajanjem sa drugim društvom ili podjelom,
- 8) u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA ČOVJEKOVE SREDINE

Čl.34

Osnivač, organi i radnici Društva su dužni da organizuju obavljanje djelatnosti na način kojim se osiguravaju bezbjednost na radu kao i da preduzimaju i sprovode potrebne mjere zaštite na radu i životne sredine u skladu sa republičkim zakonima koji regulišu ovu oblast.

Društvo i dijelovi Društva su dužni da obavljaju svoje djelatnosti, čuvaju vrijednost i obezbijeduju potrebne uslove za zaštitu i unaprijeđenje čovjekove sredine i da spriječavaju uzroke i otklanjaju posljedice koje ugrožavaju prirodne i radom stvorene vrijednosti životne sredine.

IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Čl.35

Izmjene i dopune statuta mogu se vršiti u postupku i na način kao i za njegovo donošenje, odnosno od strane osnivača, a u skladu sa Odlukom o osnivanju.

Ugovor ili Odluka se prijavljuje u Centralni registar Privrednih subjekata Poreske uprave.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a počinje da proizvodi pravno dejstvo od dana registrovanja Društva u Centralni registar Privrednih subjekata Poreske uprave.

NADLEŽNO PRAVO

Na sva pitanja koja se odnose na važenje, tumačenje ili izvršenje odredba ovog Statuta, primjenjivaće se važeći propisi u Crnoj Gori.

OSNIVAČI :

DANIJEL SEKULIĆ
po specijalnom punomoćju ✓

[Redacted signature box]


DANIJEL SEKULIĆ
po specijalnom punomoćju ✓

[Redacted signature box]

DANIJEL SEKULIĆ

[Redacted signature box]

[Handwritten signature]



77 ДОВЕРЕННОСТЬ

Город Москва, шестнадцатого мая две тысячи восемнадцатого года.

Я, гр. Литвак Валерий, 28 марта 1963 года рождения, место рождения: СССР, гражданство: Государство Израиль, пол: мужской, паспорт гражданина Израйля 21300499, документ выдан: г. Москва 14 февраля 2014 года, зарегистрирован по месту жительства по адресу: г. Москва, Госпитальный вал, д. 5, строение 12, кв. 32, (далее именуемый Доверитель), являясь учредителем с долей капитала 5% (пять) процентов в компании «СИ ТРЕЙД» («SEA TRADE») ООО КОТОР, ул. Пут Првоборца бб. Шкаляры, Котор Черногория, зарегистрированной в ЦРПС с номером 5-0393944, ИНН: 02669935,

настоящей доверенностью уполномочиваю:

Даниела Секулича из Подгорицы, Черногория, Аеродромска улица, ИНГ: 0410983210280, („Поверенный“) от моего имени и за мой счет осуществлять следующие действия:

- подписать и подать форму PS02 в Центральный реестр хозяйствующих субъектов Черногории (далее в тексте ЦРПС), для того, чтобы Общество «СИ ТРЕЙД» («SEA TRADE») КОТОР, ИНН: 02669935 изменило Исполнительного директора и уполномоченного представителя (далее именуемое: Общество).

- подписать и предоставить новую редакцию текста Устава Общества в ЦРПС;

- подписать и подать Решение о назначении и увольнении исполнительного директора и Решение о назначении и увольнении уполномоченного представителя в ЦРПС;

- подписать и подать решение об изменении местонахождения, адреса для получения официальной почты и адреса основного места деятельности Общества в ЦРПС;

- провести всю процедуру для Общества в ЦРПС, и после регистрации получить решение об оформлении/ регистрации;

- получить печать зарегистрированного Общества.

Доверенность выдана сроком на пять лет, с правом передоверия полномочий по настоящей доверенности другим лицам.

Содержание статей 185-189 Гражданского кодекса Российской Федерации мне разъяснены.

Текст настоящей доверенности соответствует моим действительным намерениям. Мне понятны разъяснения нотариуса о правовых последствиях выдачи доверенности.

Информация, установленная нотариусом с моих слов, внесена в текст сделки верно.

Содержание настоящей доверенности доверителю зачитано вслух.

доверитель М.Валерий Литвак

Российская Федерация

Город Москва

Шестнадцатого мая две тысячи восемнадцатого года

Настоящая доверенность удостоверена мной, Король Викторией Алексеевной, нотариусом города Москвы.

Содержание доверенности соответствует волеизъявлению лица, выдавшего доверенность.


Доверенность подписана в моем присутствии.

Личность подписавшего доверенность установлена, его дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре: № 08/82-н/77-2018-8-3794.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 200 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1200 руб. 00 коп.



В.А. Король

Ja, NOTAR, **Tanja Čepić**, sa sjedištem u Podgorici, Ulica Njegoševa 3/II, potvrđujem da je ovo prepis izvorne isprave: KOPIJE PUNOMOĆJA.

Izvorna isprava ispisana je i ima 1 stranicu.

Izvornu ispravu je notaru predočila stranka DANIJEL SEKULIĆ, Podgorica, (Pasoš

Naknada za rad notara za ovjeru po tarifnom broju 7 NT u iznosu od 2,50 € sa PDV-om od 0,53 €, što predstavlja ukupno 3,03 €, naplaćena je.


CRNA GORA

OVP-2272/2018

U Podgorici, 07.06.2018. godine

TANJA ČEPIĆ

PODGORICA



07.06.2018.



PREVOD SA RUSKOG JEZIKA

77 A B 7301953

PUNOMOĆJE

Moskva, šesnaestog maja dvije hiljade osamnaeste godine

Ja, **Litvak Valerij (Литвак Валерий** na ruskom, prim. prev.), rođen 28. marta 1963. godine, mjesto rođenja: SSSR, državljanin Države Izrael, muškog pola, pasoš državljanina Izraela 21300499, dokument je izdat u Moskvi 14. februara 2014. godine, prebivalište prijavljeno na adresi: Moskva, Hospitalnij val 5, objekat 12, stan 32, (u daljem tekstu Davalac punomoćja), budući da sam osnivač sa udjelom kapitala 5% (pet) procenata u kompaniji "SI TREJD" ("SEA TRADE) KOTOR DOO, ul. Put prvoborca bb, Škaljari, Kotor, Crna Gora, registrovanoj u CRPS pod brojem 5-0393944, PIB: 02669935, ovim punomoćjem ovlašćujem:

Danijela Sekulića iz Podgorice, Crna Gora, Aerodromska ulica, [redacted] ("Punomoćnik") da u moje ime i za moj račun vrši sledeće radnje:

- potpiše i preda obrazac PS02 u Centralni registar privrednih subjekata Crne Gore (u daljem tekstu CRPS), kako bi Društvo "SEA TRADE" KOTOR, PIB: 02669935 promijenilo Izvršnog direktora i ovlašćenog zastupnika (u daljem tekstu: Društvo);
- potpiše i preda novu verziju teksta Statuta Društva u CRPS;
- potpiše i dostavi Odluku o postavljanju i razrješenju izvršnog direktora i Odluku o imenovanju i razrješenju ovlašćenog zastupnika u CRPS;
- potpiše i preda rješenje o promjeni sjedišta, adrese za prijem službene pošte i adrese glavnog mjesta poslovanja Društva u CRPS;
- sprovede cijelu proceduru za Društvo u CRPS, i da poslije registracije preuzme rješenje o upisu/registraciji;
- preuzme pečat registrovanog Društva.

Punomoćje je izdato na rok od pet godina, sa pravom prenosa ovlašćenja iz ovog punomoćja na druga lica.

Razjašnjen mi je sadržaj članova 185-189 Građanskog zakonika Ruske Federacije.

Tekst ovog punomoćja odgovara mojim stvarnim namjerama. Razumijem pojašnjenja notara o pravnim posljedicama davanja punomoćja.

Informacije koje je notar ustanovio na osnovu mog iskaza, tačno su unesene u tekst pravnog posla.

Sadržaj ovog punomoćja davaocu punomoćja je pročitao naglas.

davalac punomoćja Litvak Valerij (svojeručan potpis, prim. prev.)

Ruska Federacija

Moskva

Šesnaestog maja dvije hiljade osamnaeste godine

Ovo punomoćje sam ovjerila ja, Korolj Viktorija Aleksejevna, notar grada Moskve.

Sadržaj punomoćja odgovara izjavi volje lica koje je dalo punomoćje.

Punomoćje je potpisano u mom prisustvu.

Identitet potpisnika punomoćja je utvrđen, njegova radna sposobnost provjerena.

Zavedeno u registru: br. **08/82-Н/77-2018-8-3794**.

Naplaćena državna taksa (prema tarifi): 200 rub. 00. kopejki

Plaćeno za pružanje usluga pravnog i tehničkog karaktera: 1200 rub. 00 kop.

V. A. Korolj

/okrugli pečat sa tekstem: A. V. KOROLJ. NOTARSKI OKRUG MOSKVA/

/svojeručan potpis, prim. prev./




ТУМАС
Tatjana Jovović

za ruski jezik, postavljena u Crnoj Gori Rješenjem ministra pravde broj: 03-745-1976/17 od 29. septembra 2017. godine, na vrijeme od pet godina, potvrđuje da je ovaj prevod vjeran originalu.

Troškovi prevoda iznose _____ €

U Podgorici, dana 23. 05. 2018



Potpis



Tatjana Jovović
ПЕРЕВОДЧИК РУССКОГО ЯЗЫКА

Татьяна Йовович
ПЕРЕВОДЧИК

русского языка, назначенная в Черногории в соответствии с Решением министра юстиции № 03-745-1976/17 от «29» сентября 2017 года, сроком на пять лет, подтверждает, что данный перевод соответствует оригиналу.

Стоимость перевода составляет _____ €

В Подгорице, дата: _____

ПечатьПодпись

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Өлкө..... *Кыргыз Республикасы*
Ушул расмий документ
2. кол коюлду (фамилиясы) *Макирова А.К.*
3. катарында чыккан *жеке нотариус*
4. мөөр/штамп менен күбөлөндүрүлгөн (мекеменин аталышы) *Биринчи иди райондук нотариалдык катмары*
күбөлөндүрүлдү
5. *Бишкек шаары*
6. (датасы) *21.05.2018-ж.*
7. (күбөлөндүргөн органдын аталышы)..... *Чүй-Бишкек өлкөсүнүн Бийиктик Баюккалмашы*
8. № .. *2767*
9. мөөрү/.....
10. колу .. *О.К. Софонов*





PREVOD SA RUSKOG JEZIKA

PUNOMOĆJE

grad Biškek, ul. Abrahamova 166, kab. 55,
Osamnaestog maja dvije hiljade osamnaeste godine
/Grb Kirgiske Republike/ KIRGISKA REPUBLIKA

Ja, državljanin Kirgiske Republike **Zadorin Renat Mithatovič**, rođen 12. 02. 1966. godine, lična karta serije AN 1998883, izdata od strane IIM (Ministarstva unutrašnjih poslova) 50-55 dana 22. 10. 2010. godine, pasoš serije AC 1423125, izdat od strane GAIRT (Državne agencije za informacione resurse i tehnologije) dana 22. 10. 2010. godine, prijavljen na adresi: Kirgiska Republika, Biškek, 3. mikrorajon, zgrada 7. stan 4, osnivač sa udjelom kapitala 90% u kompaniji „**SEA TRADE**“ **DOO KOTOR**, ul. Put prvoborca bb, Škaljari, Kotor, Crna Gora, registrovanoj u CRPS pod brojem 5-0393944, PIB: 02669935; (dalje u tekstu Društvo);

ovim punomoćjem ovlašćujem državljanina Republike Crne Gore **Danijela Sekulića (DANIJEL SEKULIĆ)**, rođenog 04. 10. 1983. godine, pasoš serije J39BA5702, izdat od strane PJ Podgorica, datum izdavanja 16. 02. 2010. godine, nastanjen na adresi: ulica Aerodromska, Podgorica, Crna Gora,

da zastupa mene i moje interese kao osnivača pred državnim i nedržavnim organima, organizacijama i ustanovama Republike Crne Gore, da u moje ime potpiše i preda obrazac PSO2 u Centralni registar privrednih subjekata (dalje u tekstu CRPS) kako bi Društvo izvršilo promjenu Izvršnog direktora i ovlašćenog zastupnika, adresu za prijem službene pošte i adresu glavnog mjesta poslovanja Društva; da u moje ime potpiše i preda revidirani tekst Statuta Društva u CRPS; da u moje ime potpiše i preda u CRPS Odluku o imenovanju i razrješenju izvršnog direktora i Odluku o imenovanju i razrješenju ovlašćenog zastupnika; da u moje ime potpiše i preda odluku o promjeni sjedišta, adrese za prijem službene pošte i adrese glavnog mjesta poslovanja Društva, da sprovede kompletnu proceduru za Društvo u CRPS, i da poslije registracije preuzme odluku o upisu/registraciji; da vrši sva neophodna plaćanja, kao i da obavlja sve druge radnje i formalnosti u vezi sa izvršenjem ovog naloga.

Ovlašćenja iz ovog punomoćja **ne mogu biti** predata drugim licima.
Punomoćje je izdato na rok od **tri godine**.

Potpis Zadorin Zadorin Renat Mithatovič /svojeručan potpis/

18. maja 2018. godine ovo punomoćje sam ovjerila ja, Šakirova Asel Kenenbekovna, privatni notar Prvomajskog notarskog okruga u Biškeku, Kirgiska Republika. Licenca МЮ КП № 670 од 04. 06. 2014. godine.

Punomoćje je u mom prisustvu potpisao **Zadorin Renat Mithatovič**. Njegov identitet je potvrđen, radna i pravna sposobnost su provjerene.

Zavedeno u registru pod br. 2234 /Okrugli pečat notara/
Naplaćena državna taksa (nečitko, prim. prev.)
Notar /svojeručan potpis/

/Sastavni dio ovog punomoćja je i apostil na kirgiskom jeziku, na kome je pod tačkom 6. evidentan datum 21. 05. 2018, a pod tačkom 8. br. 2766, prim. prev./



TUMAČ
Tatjana Jovović

za ruski jezik, postavljena u Crnoj Gori Rješenjem ministra pravde broj: 03-745-1976/17 od 29. septembra 2017. godine, na vrijeme od pet godina, potvrđuje da je ovaj prevod vjeran originalu.

Troškovi prevoda iznose _____ €

U Podgorici, dana 28. 05. 2018.

Tatjana Jovović
Potpis

Татьяна Йозович
ПЕРЕВОДЧИК

русского языка, назначенная в Черногории в соответствии с Решением министра юстиции № 03-745-1976/17 от «29» сентября 2017 года, сроком на пять лет, подтверждаю, что данный перевод соответствует оригиналу.

Стоимость перевода составляет _____ €

В Подгорице, дата: _____

Печать

Подпись

U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima Crne Gore ("Sl. list RCG", br. 06/02 od 08.02.2002, "Sl. list CG", br. 17/07 od 31.12.2007, 80/08 od 26.12.2008, 40/10 od 22.07.2010, 73/10 od 10.12.2010, 36/11 od 27.07.2011, 40/11 od 08.08.2011) i Statuta " **SEA TRADE** " društvo sa ograničenom odgovornošću, PIB: **02669935** (u daljem tekstu: Društvo), osnivači RENAT ZADORIN, Republika Kirgizija, br. pasoša: AC1423125, ALEXANDRA GLINENKO, Ruska Federacija: [REDACTED] VALERY LITVAK, Izrael, br.pas [REDACTED], preko punomoćnika Danijela Sekulića sa [REDACTED] 7.06.2018. godine, donose

ODLUKU

o promjeni ovlaštenja izvršnog direktora Društva

Član 1.

Marija Janković sa [REDACTED] iz Podgorice, adresa ul.Radosava Burića 33, obavlja funkciju izvršnog direktora Društva.

Član 2.

Izvršni direktor iz ove Odluke ima pravo da pojedinačno zastupa Društvo u svim pravnim poslovima u unutrašnjem i spoljno-trgovinskom prometu bez ograničenja.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

OSNIVAČI :

DANIJEL SEKULIĆ
po specijalnom punomoćju
za ZADORIN RENAT

[REDACTED]

DANIJEL SEKULIĆ
po specijalnom punomoćju
za ALEXANDRA GLINENKO

[REDACTED]

DANIJEL SEKULIĆ
po specijalnom punomoćju
za VALERY LITVAK

[REDACTED]



PREVOD SA RUSKOG JEZIKA

77 A B 5409454

PUNOMOĆJE

Moskva, sedamnaestog maja dvije hiljade osamnaeste godine

Ja, Glinenko Aleksandra Viktorovna (Глиненко Александра Викторовна na ruskom, prim. prev.), rođena 02. oktobra 1989. godine u ROSTOVU NA DONU, državljanka Ruske Federacije, ženskog pola, lična karta državljanina Ruske Federacije 45 12 928358, izdata od ODJELJENJA UFMS (Uprave Federalne migracione službe) RUSIJE ZA MOSKVU, REJON JUŽNO TUŠINO 14. februara 2013. godine, šifra sektora: 770-099, prijavljena na adresi: Rusija, Moskva, ulica Maršala Konjeva 14 (četnaest), stan 57 (pedest sedam), pasoš državljanina Ruske Federacije koji identifikuje državljanina Ruske Federacije izvan granica Ruske Federacije br. 72 3357744, izdat 02. marta 2013. godine od strane FMS 77001, rok važenja ističe 02. marta 2023. godine (u daljem tekstu Davalac punomoćja), budući da sam osnivač sa udjelom kapitala 5% (pet) procenata u kompaniji "SI TREJD" ("SEA TRADE) KOTOR DOO, ul. Put prvoborca bb, Škaljari, Kotor, Crna Gora, registrovanoj u CRPS pod brojem 5-0393944, PIB: 02669935, ovim punomoćjem ovlašćujem:

Danijela Sekulića iz Podgorice, Crna Gora, Aerodromska ulica, JMBC

("Punomoćnik") da u moje ime i za moj račun vrši sljedeće radnje:

- potpiše i preda obrazac PS02 u Centralni registar privrednih subjekata Crne Gore (u daljem tekstu CRPS), kako bi "SEA TRADE" KOTOR, PIB: 02669935 izvršilo promjenu Izvršnog direktora i ovlašćenog zastupnika, adresu za prijem službene pošte i adresu glavnog mjesta poslovanja Društva;
- potpiše i preda novu verziju teksta Statuta Društva u CRPS;
- potpiše i dostavi Odluku o imenovanju i razrješenju izvršnog direktora i Odluku o imenovanju i razrješenju ovlašćenog zastupnika u CRPS;
- potpiše i dostavi odluku o promjeni sjedišta, adrese za prijem službene pošte i adrese glavnog mjesta poslovanja Društva u CRPS;
- sprovede cjelokupnu proceduru za Društvo u CRPS, i da poslije registracije preuzme rješenje o upisu/registraciji;
- preuzme pečat registrovanog Društva;

Punomoćje je izdato na rok od pet godina, sa pravom prenosa ovlašćenja iz ovog punomoćja na druga lica.

Razjašnjen mi je sadržaj članova 185-189 Građanskog zakonika Ruske Federacije.

Tekst ovog punomoćja odgovara mojim stvarnim namjerama. Razumijem pojašnjenja notara o pravnim posljedicama davanja punomoćja.

Informacije koje je notar ustanovio na osnovu

(Kraj strane originala)

77 A B 5409455

mog iskaza, tačno su unesene u tekst pravnog posla.

Sadržaj ovog punomoćja davaocu punomoćja je pročitao naglas.

Davalac punomoćja Glinenko Aleksandra Viktorovna (svojeručan potpis, prim. prev.)

Ruska Federacija

Moskva

Sedamnaestog maja dvije hiljade osamnaeste godine

Ovo punomoćje sam ovjerila ja, Kondrušina Ljudmila Vladimirovna, privremeni vršilac dužnosti notara grada Moskve Luščikove Irine Anatoljevne.

Sadržaj punomoćja odgovara izjavi volje lica koje je dalo punomoćje.



PREVOD SA RUSKOG JEZIKA

Notaristički zapisnik punomoćja je utvrđen, njegova radna sposobnost provjerena.

Zavedeno u registru: br. 77/334-H/77-2018-13-102.

Naplaćena državna taksa (prema tarifi): 200 rub. 00. kopejki

Plaćeno za pružanje usluga pravnog i tehničkog karaktera: 1200 rub. 00 kop.

L. V. Kondrušina

/okrugli pečat sa tekstem: NOTAR I. A. LUŠCIKOVA. NOTARSKI OKRUG MOSKVA//svojeručan potpis, prim. prev./

/okrugli pečat sa tekstem: NOTAR I. A. LUŠCIKOVA. NOTARSKI OKRUG MOSKVA, prošiven plavom trakom i sa nalijepljenim crvenim žigom/

Ukupno prošiveno, numerisano i ovjereno pečatom 2 lista.

Potpis privremenog vršioca dužnosti notara, svoj potpis - prim. prev.

T-J



TUMAČ
Tatjana Jovović

za ruski jezik, postavljena u Crnoj Gori Rješenjem ministra pravde broj: 03-745-1976/17 od 29. septembra 2017. godine, na vrijeme od pet godina, potvrđuje da je ovaj prevod vjeran originalu.

Трошак превода износи _____ €
23.05.2018.


Potpis

TUMAČ
Tatjana Jovović
ПЕРЕВОДЧИК РУССКОГО ЯЗЫКА

Татьяна Йовович
ПЕРЕВОДЧИК

русского языка, назначенная в Черногории в соответствии с Решением Министра Правды на 03-745-1976/17 от «29» сентября 2017 года, сроком на пять лет, подтверждает, что данный перевод соответствует оригиналу.

Стоимость перевода составляет _____ €

В Подгорице, дата: _____

_____ Подпись

Печать

77 A B 5409454

PUNOMOĆJE

Grad Moskva, sedamnaestog maja dvije hiljade osamnaeste godine

Ja Glinenko Alexandra Viktorovna, rođena 02. oktobra 1989. godine u ROSTOVU NA DONU, državljanstvo: Ruske Federacije, pol: ženski, lična karta državljanina Ruske Federacije broj 45 12 928358, izdata od ODJELJENJA UFMS RUSIJE ZA GRAD MOSKVU, REJON JUŽNO TUŠINO dana 14. februara 2013. godine, šifra sektora; 770-099, prijavljena na adresi: Rusija, grad Moskva, ulica Maršala Konjeva, broj 14 (četnaest), stan 57 (pedeset sedam), pasoš državljanina Ruske Federacije br. 72 3357744, izdat 02. marta 2013. godine od FMS 77001, sa rokom važnosti do 02. marta 2023. godine (u daljem tekstu: Davalac punomoćja), osnivač sa udjelom od 5% (pet) u kompaniji „SEA TRADE“ do.o. KOTOR, Crna Gora, ul. Put Prvoborca bb, Škaljari, Kotor, Crna Gora, registrovane kod CRPS pod brojem 5-0393944, sa PIB-om 02669935, ovim punomoćjem ovlašćujem:

Danijela Sekulića iz Podgorice, Crna Gora, ulica Aerodromska bb, sa JMBG:

[redacted] Punomoćnik“), da može u moje ime i za moj račun da:

- potpiše i preda obrazac PS02 Centralnom Registru Privrednih subjekata, Crne Gore (u daljem tekstu CRPS) kako bi „SEA

ДОВЕРЕННОСТЬ

Город Москва, семнадцатого мая две тысячи восемнадцатого года.

Я, гр. Глиненко Александра Викторовна, дата рождения: 02 октября 1989 года, место рождения: ГОР. РОСТОВ-НА-ДОНУ, гражданство: Российская Федерация, пол: женский, паспорт гражданина Российской Федерации 45 12 928358, выданный ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ ЮЖНОЕ ТУШИНО 14 февраля 2013 года, код подразделения: 770-099, зарегистрированная по адресу: Россия, город Москва, улица Маршала Конева, дом 14 (четырнадцать), квартира 57 (пятьдесят семь), паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации № 72 3357744, выданный 02 марта 2013 года ФМС 77001, дата окончания срока: 02 марта 2023 года (далее именуемая Доверитель), являясь учредителем с долей капитала 5% (пять) процентов в компании «СИ ТРЕЙД» («SEA TRADE») ООО, KOTOR, ул. Пут Првоборца bb, Шкаляры, Котор Черногория, зарегистрированной в ЦРПС с номером 5-0393944, ИНН: 02669935, настоящей доверенностью уполномочиваю:

Данисла Секулича из Подгорицы, [redacted] ромска улица, ИНГ: [redacted] Поверенный“) от моего имени и за мой счет осуществлять следующие действия:

г. Моск-

TRADE" KOTOR, PIB-om 02669935 izvršib promjenu izvršnog direktora i ovlašćenog zastupnika, sjedišta adrese za prijem službene pošte i adrese glavnog mjesta poslovanja Društva

- potpiše i preda prečišćeni tekst Statuta društva u CRPS ;
- potpiše i preda Odluku o imenovanju i razrešenju izvršnog direktora i Odluku o imenovanju i razrešenju ovlašćenog zastupnika u CRPS
- potpisati i dostaviti odluku o promjeni sjedišta, adrese za dobijanje službene pošte i adrese sjedišta Društva za obavljanje osnovne djelatnosti u CRPS;
- sprovede cjelokupnu proceduru za Društvo u CRPS, kao i da po izvršenoj registraciji preuzme riješenje o upisu/registraciji;
- preuzeti pečat registrovanog Društva.

Ovo punomoćje važi pet godina, sa pravom ustupanja ovlašćenja po ovom punomoćju na druga lica.

Sadržaj članaka 185-189 Građanskog zakonika Ruske Federacije mi je pojašnjen.

Tekst ovog punomoćja odgovara mojim namjerama. Shvatila sam pojašnjenja notara o pravnim posljedicama punomoćja.

Informacije koje je notar ustanovio na osnovu

- подписать и подать форму PS02 в Центральный реестр хозяйствующих субъектов Черногории (далее в тексте ЦРПС), для того, чтобы Общество «СИ ТРЕЙД», КОТОР, ИНН: 02669935, изменило Исполнительного директора и уполномоченного представителя, адрес для получения официальной почты и адрес основного места деятельности Общества;
- подписать и предоставить новую редакцию текста Устава Общества в ЦРПС;
- подписать и подать Решение о назначении и увольнении исполнительного директора и Решение о назначении и увольнении уполномоченного представителя в ЦРПС;
- подписать и подать решение об изменении местонахождения, адреса для получения официальной почты и адреса основного места деятельности Общества в ЦРПС;
- провести всю процедуру для Общества в ЦРПС, и после регистрации получить решение об оформлении/ регистрации;
- получить печать зарегистрированного Общества;

Доверенность выдана сроком на пять лет, с правом на передоверие полномочий по настоящей доверенности другим лицам.

Содержание статей 185-189 Гражданского кодекса Российской

77 А В 5409455

mojeg iskaza unesene su u tekst pravnog
posla vjerno. Sadržaj ovog punomoćja
davaocu punomoćja je pročitan na glas.

Федерации мне разъяснены.

Текст настоящей доверенности
соответствует моим действительным
намерениям. Мне понятны разъяснения
нотариуса о правовых последствиях выдачи
доверенности.

Информация, установленная
нотариусом с моих слов, внесена в текст
сделки верно.

Содержание настоящей доверенности
доверителю зачитано вслух.

Доверитель/ Davačac punomoćja

Грищенко Александра Викторовна

Российская Федерация

88-

Город Москва

Семнадцатого мая две тысячи восемнадцатого года

Настоящая доверенность удостоверена мной, Кондрушиной Людмилой Владимировной,
временной исполняющей обязанности нотариуса города Москвы Лушиковой Ирины
Анатольевны.

Содержание доверенности соответствует волеизъявлению лица, выдавшего
доверенность.

Доверенность подписана в моем присутствии.

Личность подписавшего доверенность установлена, его дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре: № 771334-н/77-2018-13-102.


Взыскано по тарифу: 200 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1200 руб.00 коп.



Л.В. Кондрушина

Л.В. Кондрушина



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 2 листов.

ВРИО *Молдыр-Уса*

Ja, NOTAR, **Tanja Čepić**, sa sjedištem u Podgorici, Ulica Njegoševa 3/II, potvrđujem da je ovo prepis izvorne isprave: KOPIJE PUNOMOĆJA.

Izvorna isprava ispisana je i ima 4 stranice.

Izvornu ispravu je notar predložila stranka DANIJEL SEKULIĆ, Podgorica, Pasoš

Naknada za rad notara za ovjeru po tarifnom broju 7 NT u iznosu od 3,75 €, i troškovi u iznosu od 1,00 € sa PDV-om od 1,00 €, što predstavlja ukupno 5,75 €, naplaćena je.

CRNA GORA


OVP-2271/2018

U Podgorici, 07.06.2018. godine

NOTAR
TANJA ČEPIĆ

PODGORICA

30 Notar
TANJA ČEPIĆ
Tanja Čepić
Tanja Čepić
CRNA GORA
PODGORICA





Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI
PROMJENE PODATAKA**

DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Registarski broj 5 - 0393944 / 002

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

"SEA TRADE" D.O.O. - PODGORICA

registrovalo promjenu podataka dana 02.08.2007 u 10:00 sati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 03.08.2007

*Pamio 03.08.2007
102 01210*

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **5 - 0393944 / 002**

Datum registracije promjene: **02.08.2007**

Sjedište uprave društva **HERCEGOVAČKA BR. 31 PODGORICA**

Adresa za prijem službene pošte: **HERCEGOVAČKA BR. 31 PODGORICA**

Šifra djelatnosti: **55110 Hoteli i moteli, s restoranom**

Datum donošenja osnivačkog akta: **04.07.2007**

Datum donošenja Statuta: **04.07.2007**

Datum promjena Statuta: **01.08.2007**

Lica u društvu:

<i>Svojstvo:</i> Osnivač <i>Ovlašćenje:</i> <i>do visine osnivačkog uloga</i> Ime i prezime: VALERY ZADORIN Adresa: <input type="text"/> Matični broj ili br. pasoša: <input type="text"/>
<i>Svojstvo:</i> Izvršni direktor Ime i prezime: SLAVEN MILIĆ Adresa: <input type="text"/> Matični broj ili br. pasoša: <input type="text"/>
<i>Svojstvo:</i> Ovlašćeni zastupnik <i>Ovlašćenje:</i> <i>pojedinačno</i> Ime i prezime: SLAVEN MILIĆ Adresa: <input type="text"/> Matični broj ili br. pasoša: <input type="text"/>
<i>Svojstvo:</i> Ovlašćeni zastupnik <i>Ovlašćenje:</i> <i>pojedinačno</i> Ime i prezime: VALERY ZADORIN Adresa: <input type="text"/> Matični broj ili br. pasoša: <input type="text"/>

5 - 0393944 / 002

Svojstvo: **Osnivač**

Ovlašćenje: *do visine osnivačkog uloga*

Ime i prezime: **PAVEL ZADORIN**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

M.P.

REGISTRATOR

Dejan Terzić
DEJAN TERZIĆ

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU Protiv ovog akta može se izjaviti žalba Ministarstvu ekonomije, u roku od 15 dana od dana prijema istog, preko CRPS-a u tri primjerka.

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено из руке _____ преко поште _____
дана 02.08.07, предато на пошту дана 07
препоручено дана _____
Број: _____ Број приједлога _____ прилога. Такса ЕУР 07

FORMULAR ZA REGISTRACIJU
DRUSTVO SA
OGRANICENOM
ODGOVORNOSCU

Form 5 DOO CRPS

POCETNA REGISTRACIJA
PROMJENA PODATAKA

1. Naziv društva	SEA TRADE DOO PODGORICA, HERCEGOVINA 31 S-0393944/001		
2. Podaci koji se odnose na osnivački akt	Datum donosenja osnivačkog akta: Datum promjena akta:		
3. Podaci koji se odnose na Statut	Datum donosenja Statuta: 01.08.2007.	Datum promjena statuta:	

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

4. Podaci o osnivaču, članu društva, članu odbora direktora (ukoliko je imenovan odbor) i rukovodiocima:	OSNIVAC []	OSNIVAC []	OSNIVAC []
	CLAN DRUSTVA []	CLAN DRUSTVA []	CLAN DRUSTVA []
1) licno ime /naziv	CLAN ODBORA []	CLAN ODBORA []	CLAN ODBORA []
	DIREKTORA []	DIREKTORA []	DIREKTORA []
2) adresa/sjediste	MENADZER []	MENADZER []	MENADZER []
	(naznaciti odgovarajuće)	(naznaciti odgovarajuće)	(naznaciti odgovarajuće)
3) prethodno ime (u slučaju da doslo do promjene)	1. Ime/naziv	1. Ime/naziv	1. Ime/naziv
	VALERIJ ZADORIN	PAVEL ZADORIN	
4) matični broj pasosa			
5) datum i mesto rođenja člana odbora direktora	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)
6) državljanstvo člana odbora direktora			
7) članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji	5. Datum i mjesto rođenja člana odbora direktora:	5. Datum i mjesto rođenja člana odbora direktora:	5. Datum i mjesto rođenja člana odbora direktora:
8) mjesto registracije tih društava	6. Državljanstvo člana odbora direktora:	6. Državljanstvo člana odbora direktora:	6. Državljanstvo člana odbora direktora:
9) pristanak na imenovanje	7. Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji	7. Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji	7. Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji
	8. Mjesto registracije tih društava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori)	8. Mjesto registracije tih društava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori)	8. Mjesto registracije tih društava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori)
	9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis)


CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

OSNIVAC []	OSNIVAC []	OSNIVAC []
CLAN DRUSTVA []	CLAN DRUSTVA []	CLAN DRUSTVA []
CLAN ODBORA []	CLAN ODBORA []	CLAN ODBORA []
DIREKTORA []	DIREKTORA []	DIREKTORA []
MENADZER []	MENADZER []	MENADZER []
(naznaciti odgovarajuće)	(naznaciti odgovarajuće)	(naznaciti odgovarajuće)
1.Ime/naziv	1.Ime/naziv	1.Ime/naziv
2.Adresa/sjediste	2.Adresa/sjediste	2.Adresa/sjediste
3.Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3.Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3.Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)
4.Maticni broj ili broj pasosa:	4.Maticni broj ili broj pasosa:	4.Maticni broj ili broj pasosa:
5. Datum i mjesto rođenja člana odbora direktora:	5. Datum i mjesto rođenja člana odbora direktora:	5. Datum i mjesto rođenja člana odbora direktora:
6.Državljanstvo člana odbora direktora:	6.Državljanstvo člana odbora direktora:	6.Državljanstvo člana odbora direktora:
7.Clanstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji	7.Clanstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji	7.Clanstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji
8.Mjesto registracije tih društava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori)	8.Mjesto registracije tih društava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori)	8.Mjesto registracije tih društava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori)
9.Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	9.Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	9.Pristanak direktora na imenovanje (potpis)

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

5. Sjedište društva	
6. Adresa za prijem službene poste	
7. Sifra djelatnosti	
8. Rok na koji je društvo osnovano	
9. Lično ime i MB izvršnog direktora	SLAVEN MILIĆ,
10. Imena osoba ovlastenih da zastupaju društvo (naznaciti da li je zastupnik ovlasten da zastupa društvo pojedinačno ili kolektivno)	<p>SLAVEN MILIĆ je ovlasten da djeluje POJEDINACNO [] KOLEKTIVNO [] sa OGRANIČENIM (naznaciti odgovarajuće) ZVRŠNI DIREKTOR MOŽE ZAKLJUČITI USLOVORO PRODAJI IMOVINE DRUŠTVA SAMO UZ POTPIS JEDNOG OD OSNIVAČA DRUŠTVA I NE MOŽE BEZ PISMENE SAGLASNOSTI JEDNOG OSNIVAČA POTPISATI UGOVOR O KREDITU SA BANKOM, KAO I USPOSTAVITI HIPOTEKU ILI DRUGI TERES NA NEKRETNOSTIMA U KAPITALU DRUŠTVA</p> <p>VALERY ZADORIN i PAVEL ZADORIN su je ovlasteni da djeluje POJEDINACNO [X] KOLEKTIVNO [] sa (naznaciti odgovarajuće)</p> <p>Direktorisu ovlasteni da djeluju POJEDINACNO [] KOLEKTIVNO [] sa (naznaciti odgovarajuće)</p>
11. Ime, potpis i MB ovlasteno lica	SLAVEN MILIĆ VALERY ZADORIN PAVEL ZADORIN
Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	 Datum registracije: Broj i datum objavljivanja Službenog lista RCG

KRETNOSTIMA U KAPITALU DRUŠTVA



Uputstvo

1. Formular popuniti masinski ili rucno STAMPANIM SLOVIMA, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja služi kao potvrda će biti ovjerena pečatom, sa datumom, vremenom i mjestom registracije i imaće registarski broj. Kopija će biti vraćena društvu na adresu naznacenu u redu broj 6.
3. Ovaj formular se može koristiti za početnu registraciju društva sa ograničenom odgovornošću ili za promjenu podataka navedenih u početnoj registraciji.
4. Ako ima više od šest članova, koristiti dodatni primjerak formulara.
5. Ukoliko neko lice ne posjeduje matični broj navesti njegov registarski broj

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

6. Ako se ovaj formular koristi za promjenu podataka, mora se dostaviti Centralnom registru Privrednog suda (CRPS) sedam dana od dana nastale promjene.
7. Izvod iz ovog formulara Registrator CRPS-a ce dostaviti Sluzbenom listu.RCG radi objavljivanja podataka.
8. Ovaj formular se moze licno dostaviti CRPS-a ili poslati na adresu ovlascenog posrednika ili adresu CRPS-a:
Centralni registar Privrednog suda u Podgorici
IV Proleterske brigade 2
81000 Podgorica.
9. Adresa sudova i lica za posredovanje u registraciji koji su ovlasteni od strane CRPS-a da primaju dokumenta i prijave za registraciju su:
(detalji koji se naknadno unose)
10. Naknada koja se placa za podnosenje ovog formulara iznosiEuro (detalji koji se naknadno unose)

OBAVEZNI PRILOG:

- osnivacki akt
- statut
- potvrda o uplati takse

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 93040
Datum: 02.08.2007

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 02.08.2007, pod registarskim brojem 5-0393944/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "SEA TRADE" D.O.O. - PODGORICA. Ugovorom od 01.08.2007. godine upisuje se promjena osnivača tako da pristupa osnivač Zadorin Pavel i vrši se promjena Statuta usljed promjene osnivača . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

CG
6.08.07
UL

Registrator
Dejan Terzić

TERZIĆ DEJAN



UGOVOR O PRENOSU UDJELA

Zaključen u Podgorici dana 1.8.2007.godine između Valery Zadorina, 27,32/1 Udaltsova street, Moscow 117607, [redacted] Pavela Zadorina,

Ugovorne strane konstatuju sledeće:

Član 1.

Društvo "SEA TRADE" d.o.o. Podgorica, Hercegovska 31 (u daljem tekstu: Društvo) je registrovano u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, pod registarskim brojem 5-0393944/001.

Osnivač Valery Zadorin je vlasnik 100 % udjela (u daljem tekstu: udio) u Društvu.

Član 2.

Osnivač Valery Zadorin besplatno prenosi na Pavela Zadorina 50% osnovnog kapitala u Društvu bez ikakvih tereta, i zajedno sa svim osnivačkim i drugim pripadajućim pravima, a Pavel Zadorin ista prava prihvata i preuzima i postaje vlasnik ukupno 50% udjela u Društvu.

Član 3.

Valery Zadorin ovim daje saglasnost da Pavelu Zadorinu, temeljom ovog Ugovora, može bez posebne ili naknadne saglasnosti ili dozvole da zahtijeva i ishodi upis promjene vlasništva, registruje/ upiše vlasništvo nad udjelom koji kupuje u skladu sa ovim Ugovorom u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.

Član 4.

Ugovorne strane će nastojati da prijateljski izvan suda riješe bilo kakav spor koji može nastati u pogledu primjene i tumačenja ovog ugovora. Spor koji se ne bude mogao riješiti sporazumom, biće konačno riješen pred nadležnim sudom.

Član 5.

Ovaj Ugovor stupa na snagu na danom potpisa Ugovora od strane ugovornih strana i ovjere istih kod nadležnog suda.

Član 6.

Ovaj Ugovor je sačinjen u pet jednakovaljanih primjerka.

Valery Zadorin

Pavel Zadorin

№ 264672002

Ист:

240040 VACERY
240040 PHE

P RUS 010000004
P RUS 630 0256748



USSR чија је

2K наплата и

Handwritten signature

Број
Плате
Основни ек
Датум

PUNOMOĆJE

Kojim ovlašćujemo Advokata Veru Ostojić iz Podgorice i Igora Ostojića iz Podgorice, da od Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici i Montstata RCG podignu potvrdu o promjeni osnivača i ovlašćenje izvršnog direktora društva SEA TRADE DOO Podgorica.

Odgovornost za istinitost podataka za upis u Centralni registar zadržavaju osnivači i ovlašćeno lice gore navedenog društva.

Podgorica, 01.08.2007.godine

Davaoci punomoćja

Valery Zadorin



Pavel Zadorin



Об. бр. 26460200

ZADORIN Pavel
ZADORIN VALERY

појачуно потписао _____ и исправу _____

ПРЕДСТАВИТЕЉ _____

РПНС бр. 0266718

РПНС бр. 0260049

_____ чija је _____

Основни суд у Подгорици _____

Дана 1-08-2007 _____



Shodno članu 20 Statuta sruštva SEA TRADE DOO Podgorica, (u daljem tekstu: Društvo) od 01.08.2007.godine osnivači dana 01.08.2007.godine donose sljedeću:

O D L U K U

1. Izvršni direktor Društva ograničava se u ovlaštenju za zastupanje, tako što može zaključivati ugovor o prodaji imovine Društva samo uz potpis jednog od osnivača Društva.
2. Izvršni direktor na može bez pismene saglasnosti jednog od osnivača potpisati ugovor o kreditu sa bankom, kao i uspostaviti hipoteku ili drugi teret na nepokretnostima koje su u vlasništvu Društva.
3. Ova odluka ima se u zakonskom roku sprovesti u CRPS.

Osnivači

Valery Zadorin





Pavel Zadorin



STATUT

SEA TRADE doo

Podgorica, 1.8.2007 g-

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br. 6/02) Valery Zadorin, 27,32/1 Udaltsova Street, Moscow 117607, [redacted] državljani Ruske federacije i Pavel Zadorin, 117607 Rusija, Moskva, 46/82 Udaltsova str [redacted] svojstvu osnivača, dana 1.8.2007.god. donose

S T A T U T
SEA TRADE
Društvo sa ograničenom odgovornošću
Podgorica

OPŠTE ODREDBE

1. Ovim Statutom utvrđuju se osnovna pitanja od značaja za organizaciju i poslovanje SEA TRADE doo Podgorica, Hercegovačka 31 (u daljem tekstu: Društvo), u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i drugim pratećim propisima.
2. Osnivači su saglasno čl. 74 Zakona o privrednim društvima zaključili dana 1.8.2007.godine Ugovor o prenosu udjela u društvu.
3. Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

NAZIV, SJEDIŠTE I PEČAT DRUŠTVA

4. Naziv Društva je SEA TRADE doo Podgorica.
5. Sjedište Društva je u Podgorici, Hercegovčka 31
6. Društvo ima svoj pečat.
Pečat Društva je okruglog oblika i sadrži tekst naziva i sjedišta društva. Pečat Društva posebno se čuva i obezbeđuje od neovlašćenog korišćenja i zloupotrebe.
Pečatom mogu rukovati samo lica u čijem je djelokrugu zaduženje za rukovanje, upotrebu i čuvanje pečata.
Štambilj Društva je pravougaonog oblika u koji je upisan naziv Društva sa prostorom za upisivanje broja akta i datuma.

DJELATNOST DRUŠTVA

7. Društvo će obavljati sledeće djelatnosti:
45110 Rušenje i razbijanje objekata, zemljani radovi
45120 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
45210 Grubi građevinski radovi, i specifični radovi niskogradnje

- 45220 Montaža krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova
- 45230 Izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena
- 45240 Izgradnja hidrogradjevinskih objekata
- 45250 Ostali gradjevinski radovi, uključujući i specijalizovane radove
- 45310 Postavljanje električnih instalacija i opreme
- 45320 Izolacioni radovi
- 45330 Postavljanje cijevnih instalacija
- 45340 Ostali instalacioni radovi
- 45410 Malterisanje
- 45420 Ugradnja stolarije
- 45430 Postavljanje podnih i zidnih obloga
- 45440 Bojenje i zastakljivanje
- 45450 Ostali završni radovi
- 45500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili rušenje s rukovaocem
- 50100 Prodaja motornih vozila
- 50200 Održavanje i opravka motornih vozila
- 50300 Prodaja dijelova i pribora za motorna vozila
- 50401 Prodaja motorcikala, njihovih dijelova i pribora
- 50500 Trgovina na malo motornim gorivima
- 51110 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina
- 51120 Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala
- 51130 Posredovanje u prodaji građe i građevinskog materijala
- 51140 Posredovanje u prodaji mašina, brodova, aviona
- 51150 Posredovanje u prodaji namještaja i sl.
- 51160 Posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, obuće
- 51170 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
- 51180 Posredovanje u specijalizovanoj prodaji
- 51190 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
- 51210 Trgovina na veliko zrncem, sjemenjem, hranom za životinje (i otkup od poljoprivrednika)
- 51220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem (otkup od poljoprivrednika)
- 51230 Trgovina na veliko živim životinjama
- 51240 Trgovina na veliko kožom
- 51250 Trgovina na veliko sirovim duvanom
- 51310 Trgovina na veliko voćem i povrćem (i otkup od poljoprivrednika)
- 51320 Trgovina na veliko mesom, proizvodima od mesa
- 51330 Trgovina na veliko mlijekom, jajima, masitima
- 51340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima
- 51350 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima
- 51360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera
- 51370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima
- 51380 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom
- 51390 Trgovina na veliko ostalom hranom
- 51410 Trgovina na veliko tekstilom
- 51420 Trgovina na veliko odjećom i obućom
- 51430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio, tv uređajima
- 51440 Trgovina na veliko porcelanom i staklarijom, lakovima, bojama, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje
- 51450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
- 51460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima
- 51470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
- 51510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
- 51520 Trgovina na veliko metalima i rudama
- 51530 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom

- 51540 Trgovina na veliko metalnom robom, cevima i uredjajima i opremom za centralno grijanje
- 51550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima (izuzev vještačkih đubriva i hemikalija za poljoprivredu)
- 51560 Trgovina na veliko ostalim reprodukcionim materijalima
- 51570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima
- 51610 Trgovina na veliko mašinama za obradu metala i drveta
- 51620 Trgovina na veliko građevinskim mašinama
- 51630 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje
- 51640 Trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom
- 51650 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju
- 51660 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore
- 51700 Ostala trgovina na veliko
- 52110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duvanom
- 52120 Ostala trgovina na malo u prodaji mješovite robe
- 52210 Trgovina na malo voćem i povrćem (i otkup od poljoprivrednika)
- 52220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa
- 52230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i sl.(i otkup od poljoprivrednika)
- 52240 Trgovina na malo hljebom, kolačima, slatkišima
- 52250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima
- 52260 Trgovina na malo proizvodima od duvana
- 52270 Ostala specijalizovana trgovina na malo hranom, pićem i duvanom u specijalizovanim prodavnicama
- 52330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima
- 52410 Trgovina na malo tekstilom
- 52420 Trgovina na malo odjećom
- 52430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože
- 52440 Trgovina na malo namještajem i opremom za osvetljavanje
- 52450 Trgovina na malo aparatima za domaćinstvo, radio i tv uredjajima
- 52460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom
- 52470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom
- 52480 Ostala trgovina na malo u specijalizovanoj prodaji (osim oružja i municije)
- 52500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicam prodaja nekretnina za sopstveni račun,
- 52610 Trgovina na malo u prodavnicama koje poštom dostavljaju naručenu robu
- 52620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama
- 52630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica
- 55110 Hoteli imoteli, s restoranom
- 55120 Hoteli i moteli, bez restorana
- 55220 Kampovi
- 55232 Turistički smještaj u domaćoj radinosti
- 55233 Ostali smještaj za kraći boravak
- 55300 Restorani
- 55400 Barovi
- 55520 Katering
- 60211 Prevoz putnika u drumskom saobraćaju
- 60230 Ostali prevoz putnika u drumskom saobraćaju
- 60240 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju
- 61110 Pomorski saobraćaj
- 61120 Saobraćaj u priobalnim morskim vodama
- 61200 Saobraćaj unutrašnjim vodenim putevima
- 63110 Pretovar tereta
- 63120 Skladišta i stovarišta

63214 Usluge u drumskom saobraćaju
 63221 Usluge u pomorskom saobraćaju
 63222 Usluge u rečnom i jezerskom saobraćaju
 63230 Ostale prateće aktivnosti u vazdušnom saobraćaju
 63300 Djelatnost putničkih agencija i sl.
 63400 Aktivnost drugih posrednika u saobraćaju
 70110 Razvoj projekata s nekretninama
 70120 Kupovina i prodaja nekretnina, za sopstveni račun
 70200 Iznajmljivanje nekretnina
 70310 Agencija za nekretnine
 70320 Upravljanje nekretninama, za tuđ račun
 71100 Iznajmljivanje automobila
 71210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava
 71220 Iznajmljivanje sredstava za prevoz vodenim putevima
 71230 Iznajmljivanje vazdušnih saobraćajnih sredstava
 71400 Iznajmljivanje predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo, na drugom mjestu nepomenuto
 71320 Iznajmljivanje mašina i opreme za gradjevinarstvo
 71340 Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme, na drugom mjestu nepomenuto
 74140 Konsalting i menadžment poslovi,
 74202 Projektovanje gradjevinskih i drugih objekata
 74203 Inženjering
 74204 Ostale arhitektonske i inženjerske aktivnosti i tehnički savjeti osim geodetska istraživanja
 74401 Priredjivanje sajmova
 74402 Ostale usluge reklame i propagandu
 74840 Ostale poslovne aktivnosti, nepomenute,
 93050 Ostale uslužne aktivnosti, na drugom mjestu nepomenute

Spoljnotrgovinski poslovi- uvoz i izvoz iz oblasti registrovanih
 Usluge u spoljnotrgovinskom prometu iz oblasti registrovanih a posebno:

- Medjunarodni saobraćaj i agencijski poslovi i transport robe i putnika u drumskom saobraćaju
- Zastupanje inostranih firmi, korišćenje lizinga i transfer tehnologije između stranih i domaćih firmi
- Predstavljanje stranih firmi u prometu roba i usluga
- Izvođenje investicionih radova u inostranstvu
- Predstavljanje stranih firmi
- Prodaja strane robe na konsignacijama i reexport
- Medjunarodna špedicija
- Turističke usluge
- Dorada robe u zemlji

Pretežna djelatnost društva je : 55110 Hoteli i moteli, s restoranom

Društvo može bez upisa u registar, da vrši druge djelatnosti koje služe djelatnostima upisanim u registar, a koje se uobičajeno obavljaju uz te djelatnosti u manjem obimu ili povremeno.

Društvo može da promijeni djelatnost u skladu sa odlukom osnivača odnosno članova Društva.

OSNIVAČI ODNOSNO ČLANOVI DRUŠTVA (u daljem tekstu: vlasnici udjela u Društvu)

8. Vlasnici udjela u Društvu su:

- Valery Zadorin, 27,32/1 Udaltsova Street, Moscow 117607, broj pasoša 51№1949947, državljanin Ruske federacije,
- Pavel Zadorin, 117607 Rusija, Moskva, 46/82 Udaltsova str, broj pasoša 63№ 0266758, državljanin Ruske federacije.

OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA I ULOZI

9. Početni kapital Društva utvrđen je Ugovorom o osnivanju Društva i iznosi 10.000,00 Eura i sastoji se od novčanog uloga vlasnika udjela Društva. Sticanjem udjela osnivači postaju vlasnici udjela Društva. Srazmjerno uplaćenom odnosno unijetom ulogu, a u odnosu na ukupan kapital, vlasnici udjela stiču udjele u Društvu koji procentualno iznose:

Valery Zadorin - 50%
Pavel Zadorin - 50%

10. Društvo može tokom vremena pristupiti povećanju svog kapitala odlukom vlasnika udjela. Povećanje kapitala Društva punovažno je od dana upisa u registar.

Vlasnici udjela Društva imaju pravo preče kupovine udjela društva za slučaj da Društvo odluči da poveća svoj kapital.

Povećanje udjela je srazmjerno udjelu koji je vlasnik udjela društva do tada imao u ukupnoj vrijednosti kapitala Društva.

Vlasnici udjela Društva mogu posle usvajanja računovodstvenih iskaza za prethodnu godinu odlučiti da se kapital poveća pretvaranjem raspoloživih rezervi i nerasporedjene dobiti u kapital Društva.

Rezerve i nerasporedjena dobit ne mogu se pretvoriti u kapital ako Društvo ima gubitak.

11. Kapital Društva smanjuje se na način predviđen Zakonom.

12. Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom. Vlasnici udjela odgovaraju za obaveze društva do iznosa svojih uloga.

PRENOS UDJELA

13. Udjeli se mogu prenositi između vlasnika udjela Društva bez ograničenja.

Saglasnost Društva pri prenosu udjela potrebna je kad je vlasnik udjela preuzeo obavezu i na sporednu činidbu.

Ako vlasnik udjela Društva namjerava da prenese svoj udio na treće lice, ostali vlasnici udjela i samo Društvo imaju pravo preče kupovine tog udjela.

Ako u roku od 30 dana od dana kada je ponuda učinjena, vlasnici udjela Društva odnosno samo Društvo ne prihvati kupovinu udjela, udio se može prenijeti trećem licu, pod uslovima koji ne mogu biti povoljniji od uslova ponudjenih vlasnicima udjela Društva i samom Društvu.

Udio se prenosi ugovorom u pismenoj formi.

ZASTUPANJE DRUŠTVA

14. Lice ovlašćeno za zastupanje Društva je Izvršni direktor Društva sa ovlašćenjima i ograničenjima shodno članu 20 ovog Statuta.

Pored Izvršnog direktora lica neograničeno ovlašćena za zastupanje Društva su i osnivači Društva.

Osnivači Društva mogu ovlastiti putem punomoćja druga lica za zastupanje Društva.

Ovlašćenje punomoćnika može biti opšte ili ograničeno na određeni posao ili vrstu poslova, s tim da ta ograničenja imaju dejstva prema trećem licu samo ako je ono za njih znalo ili moralo znati.

ORGANI DRUŠTVA

15. Vlasnici udjela Društva uređuju odnose u upravljanju Društvom ugovorom i ovim Statutom društva i odlučuju saglasno svojim udjelima u Društvu.

Shodno Zakonu o privrednim društvima u društvu se ne obrazuje Skupština i Odbor direktora već o pitanjima iz djelokruga tih organa odlučuju vlasnici udjela.

Opšti sastanak vlasnika udjela će biti vrhovno tijelo u Društvu i to tijelo će biti ovlašćeno da sprovede odluke koje se tiču svih tema vezanih za njihove aktivnosti.

Opšti sastanak vlasnika udjela će biti sazvan pismenim pozivom, sadržinom određenom Zakonom, koji će izdati izvršni direktor Društva i koji predstavnici vlasnika udjela treba da prime preporučenim pismom, teleksom ili faksom ne kasnije od 15 (petnaest) dana prije datuma koji je ugovoren za sastanak. Pisani poziv će biti zaveden u zapisnik opštih sastanaka vlasnika udjela.

Ako opšti sastanak vlasnika udjela ne sazove izvršni direktor bilo koji od članova može sazvati sastanak.

Ako je datum za sledeći sastanak vlasnika dogovoren na poslednjem sastanku i svi vlasnici udjela su bili prisutni, vlasnici će se smatrati pozvanim. Ako se svi vlasnici udjela slože, opšti sastanak vlasnika udjela može biti odžan i može donijeti validne odluke iako formalni zahtjevi gore pomenuti nijesu ispunjeni.

Odluke opšteg sastanka vlasnika udjela mogu se donijeti bez vlasnika udjela koji su pozvani- npr. sredstvima pisane komunikacije, telekonferencije, video konferencije ili slično- ako identitet i volja članova može biti utvrđena bez ikakve sumnje i svi članovi se slože o takvoj proceduri.

Lično prisutni vlasnici, odnosno vlasnici zastupani preko punomoćnika ili putem glasačkih listića koji posjeduju udjele koji predstavljaju više od polovine kapitala Društva čine kvorum.

Svaki vlasnik udjela u Društvu prilikom odlučivanja ima onaj broj glasova koji je srazmjern njegovom ulogu.

Za donošenje pravnovaljanih odluka potrebna je većina glasova prisutnih vlasnika osim u slučajevima kada se za donošenje odluka zakonom zahtjeva druga većina.

- 16.** Pravo vlasnika udjela je da odlučuje naročito o:
- donose Statut i vrše Izmjene i dopune Statuta društva,
 - donose odluku o raspodjeli profita,
 - povećanju i smanjenju kapitala Društva,
 - donose odluku o dobrovoljnoj likvidaciji Društva, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka,
 - odobravaju procjenu nenovčanog udjela,
 - utvrđuju poslovnu politiku i strategiju poslovanja društva,
 - imenuju i razrešavaju Izvršnog direktora Društva,
 - donose opšta akta Društva, osim akta o sistematizaciji radnih mjesta,
 - utvrđuju strukturu menadžmenta i administracije društva, na predlog izvršnog direktora društva,
 - odlučuju o osnivanju novih privrednih društava,
 - odlučuju o otvaranju predstavništava društva,
 - usvajaju godišnje biznis planove,
 - odobravaju zaključenje ugovora u vezi sa kupovinom imovine od osnivača, u slučajevima kada isplata prelazi 1/10 kapitala Društva utvrđenog Statutom,
 - vrše i druge poslove utvrđene zakonom, ugovorom i statutom.

17. Izvršni direktor je obavezan organ Društva.

Prilikom postavljanja izvršnog direktora, vlasnici udjela Društva su dužni da vode računa o stručnosti, ugledu i uspješnosti u radu lica koja se postavljaju na ovu funkciju.

Izvršni direktor se imenuje na period od četiri godine.

Isto lice može biti imenovano na ovu funkciju više puta.

18. Izvršni direktor Društva može biti razriješen i prije isteka mandata u skladu sa ugovorom i odlukom vlasnika udjela Društva.

19. Vlasnici udjela sa izvršnim direktorom zaključuju poseban ugovor kojim se utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti izvršnog direktora, kao i uslovi za prestanak funkcije prije isteka roka utvrđenog ugovorom.

20. Izvršni direktor je dužan da izvršava i sprovodi odluke vlasnika udjela i vodi tekuće poslovanje Društva, i u tom smislu:

- organizuje proces rada Društva,
- stara se i odgovara za zakonitost rada društva, u granicama svojih ovlašćenja,
- upravlja imovinom Društva, u skladu sa zakonom i odlukama vlasnika udjela ,
- predlaže unutrašnju organizaciju Društva,
- donosi akt o sistematizaciji radnih mjesta,
- zaključuje ugovore i preuzima druge pravne radnje u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu u skladu sa svojim ovlašćenjima u okviru redovne djelatnosti Društva,

- odlučuje o zapošljavanju lica u Društvu, zaključuje ugovore o radu, odlučuje o disciplinskoj odgovornosti zaposlenih i vrši druge poslove iz oblasti radnih odnosa u skladu sa zakonom,
- vrši i druge poslove utvrđene zakonom i ovim Statutom.

Izvršni direktor može zaključivati ugovore o prodaji imovine Društva samo uz potpis jednog od vlasnika udjela u Društvu. Izvršni direktor ne može bez pismene saglasnosti jednog od osnivača društva potpisati ugovor o kreditu sa bankom kao i uspostaviti hipoteku ili drugi teret na nepokretnostima koje su u vlasništvu Društva.

Izvršni direktor je dužan da postupa sa pažnjom dobrog privrednika.

21. Izvršni direktor Društva može određene poslove prenijeti na druga lica iz Društva u skladu sa zakonom i odlukom vlasnika udjela.

ORGANIZACIJA DRUŠTVA

22. Unutrašnja organizacija Društva treba da omogući stručno, ekonomično i efikasno izvršavanje svih poslova, optimalno radno angažovanje kadrova i korišćenje raspoloživih sredstava, kao i pouzdano praćenje izvršenja programa i planova i utvrđivanje doprinosa u radu.

Prilikom utvrđivanja organizacije vodiće se računa o prirodi i raznovrsnosti poslova iz djelatnosti Društva, interesu i potrebi da se poslovi obavljaju u različitim mjestima, kao i prilagodjavanje organizacije tekućim razvojnim planovima Društva.

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Društva koji donose vlasnici udjela Društva bliže se utvrđuju organizacioni djelovi, poslovi i broj izvršilaca u pojedinim organizacionim djelovima.

Djelovi Društva imaju određena ovlašćenja u pravnom prometu, kao i poseban obračun rezultata poslovanja i poseban podračun u skladu sa zakonom. Dio Društva nema svojstvo pravnog lica.

Vlasnici udjela odlučuju o otvaranju predstavništava, radnih jedinica ili drugih formi vršenja privrednih djelatnosti.

FINANSIJE I RASPODJELA PROFITA

23. Finansijska godina je kalendarska godina.

Društvo obavezno sastavlja izvještaj o poslovanju društva u toku finansijske godine.

Kada na poslednji dan poslednje finansijske godine neto imovina Društva prema godišnjem izvještaju iznosi, ili bi nakon raspodjele profita vlasnicima udjela iznosila, manje od vrijednosti kapitala društva zajedno sa rezervama koje se ne mogu rasporedjivati prema zakonu, Društvo ne može vršiti raspodjelu profita istim.

Iznos profita namijenjen za raspodjelu vlasnicima udjela ne može prelaziti iznos profita ostvaren na kraju poslednje finansijske godine, uvećan za prenijeti profit iz prethodne godine i raspoloživi iznos rezervi, umanjen za gubitke koji su prenijeti iz prethodne godine i za iznose određene za reserve, u skladu sa zakonom i Statutom Društva.

Vlasnici udjela mogu odlučiti da se dobit ne dijeli u određenoj godini, već da se upotrijebi za druge svrhe.

24. Dividenda je dio profita Društva koji se isplaćuje vlasnicima udjela, srazmjerno njihovim udjelima a na osnovu odluke vlasnika udjela.

FONDOVI I REZERVE

25. Društvo formira fondove i rezerve u skladu sa zakonom i potrebnama poslovanja i razvoja Društva.

Vlasnici udjela odlučuju o obrazovanju fondova i rezervi koje nijesu obavezne po Zakonu.

POSLOVNA TAJNA

26. Poslovnom tajnom smatraju se ona dokumenta i informacije čije bi saopštavanje neovlašćenim licima, zbog njihovog značaja i prirode, bilo protivno interesima Društva.

Vlasnici udjela Društva posebnim aktom propisuju koja se dokumenta i informacije smatraju poslovnom tajnom i na koji način se obezbeđuje čuvanje poslovne tajne.

PRAVO NA INFORMISANJE I KONTROLU RADA DRUŠTVA

27. Vlasnici udjela imaju pravo, u razumno vrijeme, da pregledaju i kopiraju knjige, račune, ugovore i sve ostale zpisane ili dokumenta Društva lično ili preko punomoćnika po svom izboru i o svom trošku.

Vlasnici udjela imaju pravo da ime se, bez nadoknade, dostavi kopija poslednjeg bilansa stanja i bilansa uspjeha društva.

Vlasnici udjela imaju pravo da imenuju svog predstavnika koji će ispitati poslovanje ili računovodstvo društva te druga prava predviđena zakonom.

ZAŠTITA ČOVJEKOVE SREDINE

28. Vlasnici udjela Društva dužni su da organizuju obavljanje djelatnosti na način kojim se osigurava bezbjednost na radu i preduzimaju potrebne mjere zaštite na radu i životne sredine u skladu sa važećim propisima koji regulišu ovu materiju.

STATUSNE PROMJENE DRUŠTVA

29. Društvo se može restrukturirati, u skladu sa zakonom, na sledeći način: podjelom na dva ili više posebnih društava, spajanje sa drugim privrednim društvima, promjenom organizacionog oblika.

PRESTANAK DRUŠTVA

30. Društvo prestaje sa radom na način i pod uslovima predviđenim važećim propisima.

Pored slučajeva prestanka Društva predviđenih zakonom, Društvo može prestati i na osnovu odluke vlasnika udjela ako se utvrdi da članovi Društva više nemaju interes za njegovo postojanje.

OSTALE ODREDBE

31. Društvo u svom sjedištu vodi sledeću evidenciju i dokumentaciju:

- a). knjigu zapisnika,
- b). knjigovodstvo koje se vodi u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima,
- c). kopiju svakog instrumenta kojim se uspostavlja ili evidentira neki pravni teret na imovini društva,
- d). spisak vlasnika udjela društva,
- g). spisak ugovora koje su sa društvom zaključili vlasnici udjela, odnosno ugovora u kojima oni imaju interes.

32. Na sva pitanja koja se odnose na važenje, tumačenje ili izvršenje Statuta biće važeće pravo.

33. Statut je osnovni opšti akt Društva koji donose vlasnici udjela. Opšta akta Društva moraju biti u skladu sa Statutom Društva. Izmjene Statuta stupaju na snagu danom registracije.

34. Predlog za Izmjene ili dopune Statuta mogu podnijeti Izvršni direktor i vlasnici udjela Društva koji imaju najmanje 1/10 kapitala Društva.

Vlasnici udjela u Društvu usvajaju izmjene i dopune Statuta većinom od ukupnog broja glasova.

35. Svojim potpisom na Statutu, vlasnici udjela potvrđuju da je Statut donijet po propisanom postupku i u datom tekstu.

Vlasnici udjela,

Pavel Zadorin 

Valery Zadorin 





**CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA**

Broj: 5 - 0393944 / 014

U Podgorici, dana 08.06.2018.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11), rješavajući po prijavi za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" TIVAT, broj 265880 podnijetoj dana 08.06.2018. u 08:38:48, preko

Ime i prezime: DANIJEL SEKULIĆ

donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" TIVAT - registarski broj 5 - 0393944, PIB 02669935 , i to:

Statut:

Briše se: Statut od 29.05.2018.

Registruje se - upisuje se: Statut od 07.06.2018.

Ograničenja - Izvršni direktor MARIJA JANKOVIĆ

Briše se: Ograničeno - Izvršni direktor iz ove Odluke ima pravo da pojedinačno zastupa Društvo u svim pravnim poslovima u unutrašnjem i spoljno-trgovinskom prometu s tim da ne može raspolagati finansijskim sredstvima preko 30.000 eura bez pismene saglasnosti osnivača Društva.

Registruje se - upisuje se: Neograničeno

Ovlašćenja - Izvršni direktor MARIJA JANKOVIĆ

Briše se: Kolektivno (sa Osnivačem)

Registruje se - upisuje se: Pojedinačno

D. Sekulić
08.06.2018.

Obrazloženje

Podnosilac je dana 08.06.2018. u 08:38:48 podnio prijavu za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću SEA TRADE. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je članom 87 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11).

M.P.

Sam. Savjetnik I


Marija Mićković

Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8,00 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa 832-3161017-60-Administrativna taksa.



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 265880

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je DANIJEL SEKULIĆ dostavio-la dokument za Promjena društva sa ograničenom odgovornošću – DOO - SEA TRADE - DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU iz TIVAT, registarski broj:50393944 sa sljedećim prilogima:

Odluka o promjeni ovlašćenja izvršnom direktoru

Dokaz o uplaćenju naknadi za objavljivanje podataka u "Službenom listu Crne Gore"

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Punomoćje

Obrazac

Statut društva

Datum prijema dokumentacije: 8.6.2018. god.

Podnosilac prijave

Dokument primio/la

Milan Zvicer, Samostalni referent

M.P.

Uputstvo za praćenje prijave: Prijava se može pratiti putem sajta www.crps.me odabirom stavke menija PRETRAGA REGISTRA, zatim PRETRAGA PREDMETA. U ponuđena polja unijeti broj predmeta i datum prijema dokumentacije i kliknuti dugme TRAŽI. Ukoliko je prikazan status **OBRAĐEN** rješenje se može preuzeti. Broj kontakt telefona CRPS-a: +38220230858.



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0393944 / 013
PIB: 02669935

Datum registracije: 12.07.2007.
Datum promjene podataka: 29.05.2018.

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" TIVAT

Broj važeće registracije: /013

Skraćeni naziv: SEA TRADE
Telefon:
eMail:
Datum zaključivanja ugovora: 04.07.2007.
Datum donošenja Statuta: 04.07.2007. Datum promjene Statuta: 29.05.2018.
Adresa glavnog mjesta poslovanja: BOGIŠIĆI BB TIVAT
Adresa za prijem službene pošte: BOGIŠIĆI BB TIVAT
Adresa sjedišta: BOGIŠIĆI BB TIVAT
Pretežna djelatnost: 5510 Hoteli i sličan smještaj
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA
Oblik svojine: Privatna
Porijeklo kapitala: Strani
Upisani kapital: 10.000,00Euro (Novčani 10.000,00Euro, nenovčani 0,00Euro)

OSNIVAČI:

RENAT ZADORIN A

Uloga: Osniv

Udio: 90%

ALEXANDRA GLINENKO

Uloga: Osnivač

Udio: 5%

VALERY LITVAK

Uloga: Osnivač

Udio: 5%

LICA U DRUŠTVU:

RENAT ZADORIN

Adresa: UL. MIK

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

ALEXANDRA GLINENKO

Adresa: MARŠALA KON

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

VALERY LITVAK

Adresa: GOSP

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

MARIJA JANKOVIĆ

Adresa: RADOSAV

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (Izvršni direktor iz ove Odluke ima pravo da pojedinačno zastupa Društvo u svim pravnim poslovima u unutrašnjem i spoljno-trgovinskom prometu s tim da ne može raspolagati finansijskim sredstvima preko 30.000 eura bez pismene saglasnosti osnivača Društva.)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (sa Osnivačem)

Izdato: 08.06.2018 godine u 08:36h

MP

NAČELNICA

Dušanka Vujisić

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Zastupnika Punomoćnika

JMB:

Država:

Ime i prezime:

Danijel Sekulić

Opština:

Telefon:

Mjesto:

e-mail:

Ulica:

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

 Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt

Matični broj:

02669935

Registarski broj:

50393944

Puni naziv:

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
"SEA TRADE" Tivat

1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

 OD KD AD DOO NVO Ustanova Zadruga Ostali

1.2. Puni naziv:

*ukoliko je promjen puni naziv izvršice se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv:

1.4. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

07.06.2018

1.5. Podaci o Ugovoru /
odluci o osnivanju:Datum
zaključenja/donošenja:

2. NOVA ADRESE UPRAVE – SJEDIŠTA

2.1. Opština

2.2. Mjesto

2.3. Ulica:

2.4. Broj:

3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država

3.2. Opština

3.3. Mjesto

3.4. Ulica:

3.5. Broj:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine *ukoliko je označena promjena opštine izvršiće se i preregistracija u Poreskom registru

4.2. Opština 4.3. Mjesto

4.4. Ulica: 4.5. Broj:

5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA

5.1. Datum rješenja:

5.2. Broj rješenja:

*popunjava se samo ukoliko registraciji u CRPS prethodi registracija kod drugog državnog organa

6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST

7. NOVI OBLIK SVOJINE

bez oznake svojine privatna zadružna dva ili više oblika svojine državna

8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA

8.1. Telefon: + 382 /

8.2. Fax: + 382 /


8.3. E-mail:

8.4. Adresa internet strane:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.



9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

Povećanje
 Smanjenje

Osnovni kapital:	Prije promjene	Iznos promjene	Nakon promjene
Ukupno (novčani+nenovčani):	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> novčani – iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> nenovčani – iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €

10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

Prestanak Regstruje se Mijenja se udio

10.1. Status:

Osnivač Član DOO Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*upisati status

10.2. MB / JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša
za strano pravno lice unijeti broj registracije u

10.3. Naziv / Ime i prezime:

10.4. Sjedište / Adresa:

Država

Opština

Mjesto:

Ulica:

Broj:

10.5. Udio

%

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

 Odbor direktora Upravni odbor Skupština Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

 Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

 Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Adresa:

Država

Opština

Mjesto:

Ulica:

Broj:

12.4. Ovlaštenja u prometu

 neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.5. Ovlašćen da djeluje

 Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

13. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

13.1. Status

Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora

Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

13.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

13.3. Ime i prezime:

MARIJA JANKOVIĆ

Adresa:

Država:

Opština:

Ulica:

13.4. Ovlaštenja u prometu

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

13.5. Ovlašćen da djeluje

Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost za imenovanje:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

14. OSTALE REGISTRACIJE

Osim postojeće registracije u CRPS-u izvršiti i registracije u:

14.1. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

Saglasno Zakonu o privrednim društvima (Sl. list CG 06/02, 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11) RENAT ZADORIN, Republika Kirgizija, br. pasoša: AC1423125, ALEXANDRA GLINENKO, Ruska Federacija, br. pasoša: [REDACTED] 4, VALERY LITVAK, Izrael, br. pasoša: 21300499, u svojstvu osnivača, dana 07.06.2018. godine donose:

S T A T U T

(prečišćen tekst)

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE " TIVAT

FIRMA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Čl.1

Društvo će poslovati pod firmom: **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" TIVAT**

Skraćeni naziv firme je: "SEA TRADE " DOO

Čl.2

Osnivači su saglasno Zakonu o privrednim društvima zaključili dana 01.08.2007 godine Ugovor o osnivanju Društva.

Čl.3

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

Čl.4

Firmu i sjedište Društva osnivač može mijenjati sopstvenom odlukom, koja mora biti prijavljena Centralnom registru Privrednog Subjekta Poreske uprave u Podgorici.

Čl.5

Sjedište Društva sa ograničenom odgovornošću " SEA TRADE " Tivat je:

Bogišići bb, Tivat

Firmu i sjedište može mijenjati osnivači.

Adresa Društva za zvanične dopise je: Bogišići bb, Tivat

Promjena firme i sjedišta se prijavljuje Centralnom registru Privrednih subjekata poreske uprave u Podgorici.

Društvo će u svom radu koristiti puni i skraćeni naziv firme, zavisno od potrebe.

Društvo ima svoj pečat, koji je okruglog oblika, prečnika 4cm, sa tekstom po obodu:

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" TIVAT

Pečat je pisan latinicom.

Društvo ima svoj štambilj, koji je pravougaonog oblika, sa tekstom po gornjoj ivici

"SEA TRADE" DOO.

U sredini je oznaka «Broj», a pri dnu je oznaka Tivat, i crtica za upis datuma i riječ godina. Štambilj je pisan latinicom.

DJELATNOST DRUŠTVA

Čl.7

Djelatnost Društva obuhvata:

GRAĐEVINARSTVO

- 41.10 Razrada građevinskih projekata
- 41.20 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
- 42.11 Izgradnja puteva i autoputeva
- 42.12 Izgradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica
- 42.13 Izgradnja mostova i tunela
- 42.21 Izgradnja cjevovoda
- 42.22 Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova
- 42.91 Izgradnja hidro objekata
- 42.99 Izgradnja ostalih građevina, na drugom mjestu nepomenutih
- 43.11 Rušenje objekata
- 43.12 Pripremna gradilišta
- 43.13 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
- 43.21 Postavljanje električnih instalacija
- 43.22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, klimatizacionih sistema i sistema za grijanje
- 43.29 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu
- 43.31 Malterisanje
- 43.32 Ugradnja stolarije
- 43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga
- 43.34 Bojenje i zastakljivanje
- 43.39 Ostali završni radovi
- 43.91 Krovni radovi
- 43.99 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi

TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO; POPRAVKA MOTORNIM VOZILA I MOTOCIKALA

- 45.11 Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima
- 45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima
- 45.20 Održavanje i popravka motornih vozila
- 45.31 Trgovina na veliko djelovima i opremom za motorna vozila
- 45.32 Trgovina na malo djelovima i opremom za motorna vozila
- 45.40 Trgovina motociklima, djelovima i priborom, održavanje i popravka motocikala
- 46.11 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
- 46.12 Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija

- 46.13 Posredovanje u prodaji drvene građe i građevinskog materijala
- 46.14 Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona
- 46.15 Posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe
- 46.16 Posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, krzna, obuće i predmeta od kože
- 46.17 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
- 46.18 Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda
- 46.19 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
- 46.21 Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, sjemenjem i hranom za životinje
- 46.22 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama
- 46.23 Trgovina na veliko životinjama
- 46.24 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom
- 46.31 Trgovina na veliko voćem i povrćem
- 46.32 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
- 46.33 Trgovina na veliko mlječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima
- 46.34 Trgovina na veliko pićem
- 46.35 Trgovina na veliko, duvanskim proizvodima
- 46.36 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima
- 46.37 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaoom i začinima
- 46.38 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribe, ljuskare i mekušce
- 46.39 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duvanom
- 46.41 Trgovina na veliko tekstilom
- 46.42 Trgovina na veliko odjećom i obućom
- 46.43 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
- 46.44 Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje
- 46.45 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
- 46.46 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima
- 46.47 Trgovina na veliko namještajem, tepisima i opremom za osvjetljenje
- 46.48 Trgovina na veliko satovima i nakitom
- 46.49 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
- 46.51 Trgovina na veliko kompjuterima, kompjuterskom opremom i softverima
- 46.52 Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim djelovima i opremom
- 46.61 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i proborom
- 46.62 Trgovina na veliko alatnim mašinama
- 46.63 Trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama
- 46.64 Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivenje i pletenje
- 46.65 Trgovina na veliko kancelarijskim namještajem
- 46.66 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
- 46.69 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom
- 46.71 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
- 46.72 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
- 46.73 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
- 46.74 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grijanje
- 46.75 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
- 46.76 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
- 46.77 Trgovina na veliko otpacima i ostacima
- 46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko
- 47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duvanom
- 47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
- 47.21 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama

- 47.22 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama
- 47.23 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.24 Trgovina na malo hljebom, tjesteninama, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.25 Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.26 Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama
- 47.29 Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.30 Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.41 Trgovina na malo kompjuterima, perifernim jedinicama i softverom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.42 Trgovina na malo telekomunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.43 Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.51 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.52 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.53 Trgovina na malo tepisima, zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.54 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.59 Trgovina na malo namještajem, opremom za osvjetljavanje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.61 Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.62 Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.63 Trgovina na malo muzičkim i video zapisima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.64 Trgovina na malo sportskom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.65 Trgovina na malo igrama i gračkama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.71 Trgovina na malo odjećom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.72 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama
- 47.73 Trgovina na malo farmaceutskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama – apotekama
- 47.74 Trgovina na malo medicinskim i ortopedskim pomagalicama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.75 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.76 Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, đubrivima, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama
- 47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.78 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.79 Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama
- 47.81 Trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima na tezgama i pijacama
- 47.82 Trgovina na malo tekstilom, odjećom i obućom na tezgama i pijacama
- 47.89 Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama
- 47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta
- 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca

SAOBRAĆAJ I SKLADIŠTENJE

- 49.10 Željeznički prevoz putnika, međumjesni
- 49.20 Željeznički prevoz tereta
- 49.31 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika
- 49.32 Taksni prevoz
- 49.39 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju
- 49.41 Drumski prevoz tereta
- 49.42 Usluge preseljenja
- 49.50 Cjevovodni transport
- 50.10 Pomorski i priobalni prevoz putnika
- 50.20 Pomorski i priobalni prevoz tereta

- 50.30 Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima
- 50.40 Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima
- 51.10 Vazdušni prevoz putnika
- 51.21 Vazdušni prevoz tereta
- 51.22 Vasijski saobraćaj
- 52.10 Skladištenje
- 52.21 Uslužne djelatnosti u kompenom saobraćaju
- 52.22 Uslužne djelatnosti u vodenom saobraćaju
- 52.23 Uslužne djelatnosti u vazdušnom saobraćaju
- 52.24 Manipulacija teretom
- 52.29 Ostale prateće djelatnosti u saobraćaju
- 53.10 Poštanske aktivnosti
- 53.20 Ostale poštanske i kurirske aktivnosti

USLUGE SMJEŠTAJA I ISHRANE

55.10 Hoteli i sličan smještaj

- 55.20 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak
- 55.30 Djelatnost kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice
- 55.90 Ostali smještaj
- 56.10 Djelatnost restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata
- 56.21 Katering (dostava pripremljene hrane)
- 56.29 Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane
- 56.30 Usluge pripremanja i posluživanja pića

INFORMISANJE I KOMUNIKACIJE

- 58.11 Izdavanje knjiga
- 58.12 Izdavanje imenika i adresara
- 58.13 Izdavanje novina
- 58.14 Izdavanje časopisa i periodičnih izdanja
- 58.19 Ostala izdavačka djelatnost
- 58.21 Izdavanje kompjuterskih igara
- 58.29 Izdavanje ostalih softvera
- 59.11 Proizvodnja filmova, video-zapisa i televizijskog programa
- 59.12 Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, video-filmova i televizijskog programa
- 59.13 Distribucija filmova, video-filmova i televizijskog programa
- 59.14 Djelatnost prikazivanja filmova
- 59.20 Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike
- 60.10 Emitovanje radio-programa
- 60.20 Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa
- 61.10 Kablovske telekomunikacije
- 61.20 Bežične telekomunikacije
- 61.30 Satelitska telekomunikacija
- 61.90 Ostale telekomunikacione djelatnosti
- 62.01 Kompjutersko programiranje
- 62.02 Konsultantske djelatnosti u oblasti informacione tehnologije
- 62.03 Upravljanje kompjuterskom opremom
- 62.09 Ostale usluge informacione tehnologije
- 63.11 Obrada podataka, smještanje aplikacija i pružanje aplikativnih usluga i sl.
- 63.12 Uslužne internet stranice (web portal)

63.91 Djelatnost novinskih agencija

POSLOVANJE NEKRETNINAMA

68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina

68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima

68.31 Djelatnost agencija za nekretnine

68.32 Upravljanje nekretninama uz naknadu

STRUČNE, NAUČNE I TEHNIČKE DJELATNOSTI

69.10 Pravni poslovi

69.20 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi i poresko savjetovanje

70.10 Upravljanje privrednim subjektom

70.21 Djelatnost komunikacija i odnosa sa javnošću

70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem

71.11 Arhitektonska djelatnost

71.12 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

71.20 Tehničko ispitivanje i analize

72.11 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji

72.19 Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i inženjerskim naukama

72.20 Istraživanje i razvoj u društvenim i humanističkim naukama

73.11 Djelatnost reklamnih agencija

73.12 Medijsko predstavljanje

73.20 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja

74.10 Specijalizovane dizajnerske djelatnosti

74.20 Fotografske usluge

74.30 Prevođenje i usluge tumača

74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti

75.00 Veterinarska djelatnost

ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DJELATNOSTI

77.11 Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila

77.12 Iznajmljivanje i lizing kamiona

77.21 Iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport

77.22 Iznajmljivanje video-kaseta i kompakt-diskova

77.29 Iznajmljivanje i lizing ostalih predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu

77.31 Iznajmljivanje i lizing poljoprivrednih mašina i opreme

77.32 Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo

77.33 Iznajmljivanje i lizing kancelarijskih mašina i kancelarijske opreme (uključujući kompjutere)

77.34 Iznajmljivanje i lizing opreme za vodeni transport

77.35 Iznajmljivanje i lizing opreme za vazdušni transport

77.39 Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara

77.40 Lizing intelektualne svojine i sličnih proizvoda, izuzev autorskih prava

78.10 Djelatnost agencija za zapošljavanje

78.20 Djelatnost agencija za privremeno zapošljavanje

78.30 Ostalo ustupanje ljudskih resursa

79.11 Djelatnost putničkih agencija

79.12 Djelatnost tur-operatora

79.90 Ostale usluge rezervacije i djelatnosti povezane s njima

Pored aktivnosti navedenih u ovom članu, Društvo će se baviti i spoljnotrgovinskim prometom i to prometom roba i usluga za koje je registrovano u unutrašnjem prometu.

OSNOVNA DJELATNOST DRUŠTVA JE:

55.10 Hoteli i sličan smještaj

Djelatnosti Društva može da promjeni osnivač odlukom koja mora biti prijavljena u Centralni registar Privrednih subjekata Poreske uprave.

OSNIVAČI ODNOSNO ČLANOVI DRUŠTVA

(u daljem tekstu: vlasnici udjela u Društvu)

Čl.8

Vlasnici udjela u Društvu su:

- **RENAT ZADORIN,**

- **ALEXANDRA GLINENKO,**

14/57 , br.pasoša:

- **VALERY LITVAK, I**

2

OSNIVAČKI KAPITAL, VRSTE I VISINA ULOGA

Čl.9

Početni kapital DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU " SEA TRADE " TIVAT utvrđen je Ugovorom o osnivanju Društva i iznosi **10.000,00€** i sastoji se od novčanih uloga vlasnika udjela Društva.

Sticanjem udjela Osnivači postaju vlasnici udjela Društva.

Srazmjerno uplaćenom odnosno unijetom ulogu, a u odnosu na ukupan kapital, vlasnici udjela stiču udjele u Društvu koji procentualno iznose:

- **RENAT ZADORIN** **90%**
- **VALERY LITVAK** **5%**
- **ALEXANDRA GLINENKO** **5%**

Čl.10

Ako osnivač odluči da je Društvu potreban obrtni kapital, preko iznosa uplaćenog kapitala, sredstva će biti obezbijedena na sljedeći način i u sljedećem redosljedu:

- 1) iz neposredne dobiti,
- 2) iz kredita koje osnivač obezbijedi preko poslovne banke,
- 3) putem povećanja i uplate kapitala - dopunskom uplatom ili ulogom u stvarima

DIOBA DOBITI I NAČIN SNOŠENJA RIZIKA I POKRIĆE GUBITAKA UTVRĐIVANJA I RASPODJELA DOBITI

Čl.11

Bilans imovine i bilans uspjeha Društva, uključujući dio koji se odnosi na dobit za raspodjelu, utvrđuje se prema zakonima koji regulišu ovu oblast.

Dobit za raspodjelu, Društvo utvrđuje za svaku poslovnu godinu, najkasnije do 31. marta za prethodnu godinu.

Iz neto dobiti se izdvaja dio koji utvrđuje osnivač, u obavezni i posebni rezervni fond i u neraspoređenu dobit. Preostali iznos predstavlja dobit, koja pripada osnivaču.

Osnivač može odlučiti da dio dobiti za raspodjelu, na koju ima pravo reinvestira u razvoj Društva.

PRAVA I OBAVEZE OSNIVAČA

Čl.12

Osnivač Društva ima pravo ili obavezu da:

- 1) upravlja ili učestvuje u upravljanju Društvom;
- 2) učestvuje u raspodjeli dobiti;
- 3) učestvuje u raspodjeli imovine Društva po njegovom prestanku.

KONTROLA AKTIVNOSTI DRUŠTVA

Osnivač će u svako doba imati pravo da vrši uvid u djelatnost, pregleda prostorije i finansijsko poslovanje Društva.

Vođenje finansijske dokumentacije će se vršiti prema važećim zakonima i propisima Crne Gore u vezi sa svakim poslom i biće u svako razumno vrijeme dostupno osnivaču ili od njega ovlašćenim licima

Osnivač može odlučiti da poslove pregleda i revizije poslovanja Društva povjeri revizorskoj firmi, po svom izboru.

TROŠKOVI POSLOVANJA

Čl.13

Osnivač odgovara za obaveze Društva cjelokupnom svojom imovinom:

- 1) ako zloupotrijebi Društvo, da bi dostigao cilj koji je za njega zabranjen;
- 2) ako Društvo upotrijebi da bi oštetio povjerioce;
- 3) ako suprotno propisima, postupi sa imovinom Društva, kao da je u pitanju njegova lična imovina;

- 4) ako smanji imovinu Društva u svoju korist ili u korist drugog lica, a znao je ili je morao znati da Društvo neće biti u stanju da izmiri svoje obaveze prema trećim licima.

Troškovi poslovanja Društva biće za svaku godinu predviđeni i odobravani u finansijskom planu Društva za predmetnu poslovnu godinu. Na kraju svake poslovne godine, Društvo je dužno da u roku utvrđenom pravilima (Statutom) Društva i u skladu sa važećim propisima sastavi završi račun (bilans).

SNOŠENJE RIZIKA I POKRIVANJE GUBITAKA

Čl.14

Osnivač snosi rizik za poslovanje Društva do visine uloga koji je investirao za osnivanje Društva. Ako Društvo ima gubitak u poslovanju, osnivač može odlučiti da putem dopunske uplate pokrije gubitak koji je nastao.

Gubitak u poslovanju može se namiriti i putem smanjenja osnovnog kapitala Društva, o čemu odlučuje osnivač.

Gubici u poslovanju se mogu pokrivati i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

ODGOVORNOST ZA OBAVEZE

Čl.15

Društvo u pravnom prometu može da zaključuje ugovore i vrši druge poslove i radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti i u prometu istupa u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za tuđi račun i u tuđe ime i za tuđi račun.

Čl.16

Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom.

Osnivač ne odgovara za obaveze Društva, a snosi rizik u poslovanju Društva do visine svog osnivačkog uloga.

Osnivač odgovara za obaveze Društva u slučajevima i pod uslovima propisanim Zakonom o privrednim društvima.

Čl.17

ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE DRUŠTVA

Poslove zastupanja i predstavljanja Društva vrši izvršni direktor Marija Janković sa JMB:2710990217976 iz Podgorice, adresa ul.Radosava Burića 33, ovlašćena je da pojedinačno i neograničeno zastupa Društvo u pravnom prometu u zemlji i inostranstvu.

IZVRŠNI DIREKTOR DRUŠTVA

Izvršni direktor društva je izvršni organ. Djelokrug rada izvršnog direktora je da:

- odgovoran je za zakonitost Društva, u okviru svojih ovlašćenja

- upravlja imovinom Društva, u skladu sa zakonom i odlukom vlasnika udjela
- predlaže unutrašnju organizaciju Društva
- Donosi dokument o sistematizaciji radnih mjesta
- sklapa ugovore i preuzima druge pravne radnje u domaćoj i spoljnoj trgovinskoj razmjeni
- odlučuje o zapošljavanju lica u Društvo, zaključuje ugovoru o radu, odlučuje o disciplinskoj odgovornosti zaposlenih i drugim poslovima iz oblasti radnih odnosa u skladu sa zakonom,
- Obavlja druge poslove , predviđene zakonom i ovim statutom.
- Izvršni direktor treba da postupa sa pažnjom dobrog privrednika i vrši druge poslove po ovlašćenju osnivača Društva.

Pored poslova iz stava 1 ovog člana, izvršni direktor obavlja i druge poslove koji Zakonom, odlukom ili ovim statutom nijesu dati u djelokrug drugih organa društva.

Izvršni direktor društva se bira na period od četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora, s tim da može i prije vremena biti razriješen dužnosti na koju je postavljen.

Izvršni direktor društva istupa u ime i za račun društva.

IZBOR, OPOZIV I DJELOKRUG ORGANA DRUŠTVA

Čl.18

Osnivač, kao vlasnik Društva, na osnovu uloženog kapitala, upravlja cjelokupnim radom i poslovanjem Društva.

U slučaju da osnivač odredi da je za poslovanje neophodno, može formirati odbor direktora ili skupštinu društva.

Članovi skupštine kao i članovi odbora direktora, ne mogu biti lica koja su osuđivana za krivično djelo protiv privrede i službene dužnosti za koju su nastupile pravne posljedice osude, dok te posljedice traju.

Članove skupštine kao i članove odbora direktora, bira osnivač na neodređeno vrijeme, koje ne može biti duže od pet godina, sa mogućnošću ponovnog izbora.

Čl.19

Djelokrug osnivača je da:

- donosi statut i druga normativna akta,
- utvrđuje poslovnu politiku,
- usvaja godišnji obračun i izvještaje o poslovanju,
- odlučuje o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka,
- odlučuje o statusnim promjenama, promjeni oblika i prestanku društva,
- postavlja i razrješava izvršnog direktora,

- postavlja i razrješava članove odbora direktora i članove skupštine,
- daje smjernice za rad i poslovanje izvršnog direktora,
- odlučuje o poslovnoj saradnji sa drugim društvima,
- donosi investicione odluke,
- odlučuje o osnivanju novih društava,
- oslučuje o zastupanju društva u sudskim i drugim postupcima protiv članova uprave,
- obavlja druge poslove određene zakonom.

Čl.20

Ako donošenje odluke ne trpi odlaganje, osnivač može donijeti odluku i telefonskim putem, telegrafski, mailom ili putem telefaksa.

ZAPISNIK O RADU

Čl.21

U zapisnik o sjednicama osnivača se unose podaci i materijali koji su bili predmet rasprave na sjednici. Pored ovih podataka, u zapisnik se na zahtjev osnivača unose i drugi podaci.

Čl.22

Zapisnik o radu sa prethodne sjednice osnivača se usvaja na prvoj narednoj sjednici.

Čl.23

Izvršni direktor društva može u okviru svojih ovlašćenja dati drugome pismeno punomoćje za zastupanje Društva. Izvršni direktor društva, uz saglasnost osnivača, može određenom licu, specijalizovanom za određene poslove, dati prokuru, čiji obim, vrstu i sadržinu utvrđuje svojom odlukom.

Čl 24

Pored izvršnog direktora Društvo mogu zastupati i druga ovlašćena lica, o čemu odlučuje osnivač Društva.

REZERVE DRUŠTVA

Čl.25

Društvo na kraju svake poslovne godine, iz neto dobiti izdvaja dio koji utvrđuje osnivač, u obavezni i posebni rezervni fond.

OBAVEZNI I REZERVNI FOND

Čl.26

Društvo može imati obavezni i rezervni fond, o čemu odlučuje osnivač.

U obavezni rezervni fond, svake godine od dobiti se unosi najmanje 5%, dok fond ne dostigne najmanje 10% osnovnog kapitala.

Čl.27

Obavezni rezervni fond, dok se ne dostigne zakonom utvrđen najmanji iznos, upotrebljava se samo za pokrivanje gubitaka.

Čl.28

Ukoliko se obavezna rezerva Društva smanji ispod minimuma, koji je zakonom propisan (10% osnovnog kapitala), mora se dopuniti do propisanog iznosa.

POSEBNI REZERVNI FOND

Čl.29

Društvo može imati i posebne rezervne fondove, saglasno zakonu, o čemu odlučuje osnivač Društva.

STATUSNE PROMJENE I PROMJENE OBLIKA DRUŠTVA

STATUSNE PROMJENE

Čl.30

Društvo se može spojiti sa drugim društvom (spajanjem), podijeliti na dva ili više društva (podjela), ili promijeniti oblik (promjena oblika društva).

Spajanje, pripajanje ili podjela Društva, vrši se saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima.

Odluku o statusnim promjenama Društva donosi osnivač Društva.

NAČINI PROMJENE OBLIKA DRUŠTVA

Čl.31

Društvo može promijeniti oblik u drugi oblik ako ispunjava uslove o osnivanju oblika utvrđene Zakonom o privrednim društvima.

Čl.32

Odluku o promjeni oblika Društva donosi osnivač.

PRESTANAK DRUŠTVA

Čl.33

Društvo će poslovati sve dok postoje ekonomski i zakonski uslovi za obavljanje njegove djelatnosti, a može prestati sa poslovanjem samo na način i pod uslovima zakonom propisanim.

Društvo prestaje u sljedećim slučajevima:

- 1) ako mu je izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti, zbog toga što ne ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti, a u roku određenom u izrečenoj mjeri ne ispuni te uslove, odnosno ne promjeni djelatnost,
- 2) ako prestanu da postoje prirodni i drugi uslovi za obavljanje djelatnosti,
- 3) odlukom osnivača,
- 4) ako se pravosnažnom odlukom suda utvrdi ništavnost upisa u registar,
- 5) ako ne produži registraciju saglasno zakonu,
- 6) stečajem ili likvidacijom društva,
- 7) spajanjem sa drugim društvom ili podjelom,
- 8) u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA ČOVJEKOVE SREDINE

Čl.34

Osnivač, organi i radnici Društva su dužni da organizuju obavljanje djelatnosti na način kojim se osiguravaju bezbjednost na radu kao i da preduzimaju i sprovode potrebne mjere zaštite na radu i životne sredine u skladu sa republičkim zakonima koji regulišu ovu oblast.

Društvo i dijelovi Društva su dužni da obavljaju svoje djelatnosti, čuvaju vrijednost i obezbijeduju potrebne uslove za zaštitu i unaprijeđenje čovjekove sredine i da spriječavaju uzroke i otklanjaju posljedice koje ugrožavaju prirodne i radom stvorene vrijednosti životne sredine.

IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Čl.35

Izmjene i dopune statuta mogu se vršiti u postupku i na način kao i za njegovo donošenje, odnosno od strane osnivača, a u skladu sa Odlukom o osnivanju.

Ugovor ili Odluka se prijavljuje u Centralni registar Privrednih subjekata Poreske uprave.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a počinje da proizvodi pravno dejstvo od dana registrovanja Društva u Centralni registar Privrednih subjekata Poreske uprave.

NADLEŽNO PRAVO

Na sva pitanja koja se odnose na važenje, tumačenje ili izvršenje odredba ovog Statuta, primjenjivaće se važeći propisi u Crnoj Gori.

OSNIVAČI :


DANIJEL SEKULIĆ




~~DANIJEL SEKULIĆ~~



~~DANIJEL SEKULIĆ~~



~~DANIJEL SEKULIĆ~~



77 ДОВЕРЕННОСТЬ

Город Москва, шестнадцатого мая две тысячи восемнадцатого года.

Я, гр. Литвак Валерий, 28 марта 1963 года рождения, место рождения: СССР, гражданство: Государство Израиль, пол: мужской, паспорт гражданина Израля 21300499, документ выдан: г. Москва 14 февраля 2014 года, зарегистрирован по месту жительства по адресу: г. Москва, Госпитальный вал, д. 5, строение 12, кв. 32, (далее именуемый Доверитель), являясь учредителем с долей капитала 5% (пять) процентов в компании «СИ ТРЕЙД» («SEA TRADE») ООО КОТОР, ул. Пут Првоборца бб. Шкаляры, Котор Черногория, зарегистрированной в ЦРПС с номером 5-0393944, ИНН: 02669935,

настоящей доверенностью уполномочиваю:

Даниела Секулича из Подгорицы, Черногория, Аеродромска улица, ИНГ: („Поверенный“) от моего имени и за мой счет осуществлять следующие действия:

- подписать и подать форму PS02 в Центральный реестр хозяйствующих субъектов Черногории (далее в тексте ЦРПС), для того, чтобы Общество «СИ ТРЕЙД» («SEA TRADE») КОТОР, ИНН: 02669935 изменило Исполнительного директора и уполномоченного представителя (далее именуемое: Общество).

- подписать и предоставить новую редакцию текста Устава Общества в ЦРПС;

- подписать и подать Решение о назначении и увольнении исполнительного директора и Решение о назначении и увольнении уполномоченного представителя в ЦРПС;

- подписать и подать решение об изменении местонахождения, адреса для получения официальной почты и адреса основного места деятельности Общества в ЦРПС;

- провести всю процедуру для Общества в ЦРПС, и после регистрации получить решение об оформлении/ регистрации;

- получить печать зарегистрированного Общества.

Доверенность выдана сроком на пять лет, с правом передоверия полномочий по настоящей доверенности другим лицам.

Содержание статей 185-189 Гражданского кодекса Российской Федерации мне разъяснены.

Текст настоящей доверенности соответствует моим действительным намерениям. Мне понятны разъяснения нотариуса о правовых последствиях выдачи доверенности.

Информация, установленная нотариусом с моих слов, внесена в текст сделки верно.

Содержание настоящей доверенности доверителю зачитано вслух.

доверитель М.Валерий Литвак

Российская Федерация

Город Москва

Шестнадцатого мая две тысячи восемнадцатого года

Настоящая доверенность удостоверена мной, Король Викторией Алексеевной, нотариусом города Москвы.

Содержание доверенности соответствует волеизъявлению лица, выдавшего доверенность.


Доверенность подписана в моем присутствии.

Личность подписавшего доверенность установлена, его дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре: № 08/82-н/77-2018-8-3794.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 200 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1200 руб. 00 коп.



В.А. Король

Ja, NOTAR, **Tanja Čepić**, sa sjedištem u Podgorici, Ulica Njegoševa 3/II, potvrđujem da je ovo prepis izvorne isprave: KOPIJE PUNOMOĆJA.

Izvorna isprava ispisana je i ima 1 stranicu.

Izvornu ispravu je notaru predočila stranka DANIJEL SEKULIĆ, Podgorica, (Pasoš

Naknada za rad notara za ovjeru po tarifnom broju 7 NT u iznosu od 2,50 € sa PDV-om od 0,53 €, što predstavlja ukupno 3,03 €, naplaćena je.


CRNA GORA

OVP-2272/2018

U Podgorici, 07.06.2018. godine

TANJA ČEPIĆ

PODGORICA





PREVOD SA RUSKOG JEZIKA

77 A B 7301953

PUNOMOĆJE

Moskva, šesnaestog maja dvije hiljade osamnaeste godine

Ja, **Litvak Valerij (Литвак Валерий** na ruskom, prim. prev.), rođen 28. marta 1963. godine, mjesto rođenja: SSSR, državljanin Države Izrael, muškog pola, pasoš državljanina Izraela 21300499, dokument je izdat u Moskvi 14. februara 2014. godine, prebivalište prijavljeno na adresi: Moskva, Hospitalnij val 5, objekat 12, stan 32, (u daljem tekstu Davalac punomoćja), budući da sam osnivač sa udjelom kapitala 5% (pet) procenata u kompaniji "SI TREJD" ("SEA TRADE) KOTOR DOO, ul. Put prvoborca bb, Škaljari, Kotor, Crna Gora, registrovanoj u CRPS pod brojem 5-0393944, PIB: 02669935, ovim punomoćjem ovlašćujem:

Danijela Sekulića iz Podgorice, Crna Gora, Aerodromska ulica ("Punomoćnik") da u moje ime i za moj račun vrši sledeće radnje:

- potpiše i preda obrazac PS02 u Centralni registar privrednih subjekata Crne Gore (u daljem tekstu CRPS), kako bi Društvo "SEA TRADE" KOTOR, PIB: 02669935 promijenilo Izvršnog direktora i ovlašćenog zastupnika (u daljem tekstu: Društvo);
- potpiše i preda novu verziju teksta Statuta Društva u CRPS;
- potpiše i dostavi Odluku o postavljanju i razrješenju izvršnog direktora i Odluku o imenovanju i razrješenju ovlašćenog zastupnika u CRPS;
- potpiše i preda rješenje o promjeni sjedišta, adrese za prijem službene pošte i adrese glavnog mjesta poslovanja Društva u CRPS;
- sprovede cijelu proceduru za Društvo u CRPS, i da poslije registracije preuzme rješenje o upisu/registraciji;
- preuzme pečat registrovanog Društva.

Punomoćje je izdato na rok od pet godina, sa pravom prenosa ovlašćenja iz ovog punomoćja na druga lica.

Razjašnjen mi je sadržaj članova 185-189 Građanskog zakonika Ruske Federacije.

Tekst ovog punomoćja odgovara mojim stvarnim namjerama. Razumijem pojašnjenja notara o pravnim posljedicama davanja punomoćja.

Informacije koje je notar ustanovio na osnovu mog iskaza, tačno su unesene u tekst pravnog posla.

Sadržaj ovog punomoćja davaocu punomoćja je pročitao naglas.

davalac punomoćja Litvak Valerij (svojeručan potpis, prim. prev.)

Ruska Federacija

Moskva

Šesnaestog maja dvije hiljade osamnaeste godine

Ovo punomoćje sam ovjerila ja, Korolj Viktorija Aleksejevna, notar grada Moskve.

Sadržaj punomoćja odgovara izjavi volje lica koje je dalo punomoćje.

Punomoćje je potpisano u mom prisustvu.

Identitet potpisnika punomoćja je utvrđen, njegova radna sposobnost provjerena.

Zavedeno u registru: br. **08/82-Н/77-2018-8-3794**.


Naplaćena državna taksa (prema tarifi): 200 rub. 00. kopejki

Plaćeno za pružanje usluga pravnog i tehničkog karaktera: 1200 rub. 00 kop.

V. A. Korolj

/okrugli pečat sa tekstem: A. V. KOROLJ. NOTARSKI OKRUG MOSKVA/

/svojeručan potpis, prim. prev./




ТУМАС
Tatjana Jovović

za ruski jezik, postavljena u Crnoj Gori Rješenjem ministra pravde broj: 03-745-1976/17 od 29. septembra 2017. godine, na vrijeme od pet godina, potvrđuje da je ovaj prevod vjeran originalu.

Troškovi prevoda iznose _____ €

U Podgorici, dana 23. 05. 2018



Potpis



Tatjana Jovović
ПЕРЕВОДЧИК РУССКОГО ЯЗЫКА
ПОДГОРИЦА

Татьяна Йовович
ПЕРЕВОДЧИК

русского языка, назначенная в Черногории в соответствии с Решением министра юстиции № 03-745-1976/17 от «29» сентября 2017 года, сроком на пять лет, подтверждает, что данный перевод соответствует оригиналу.

Стоимость перевода составляет _____ €


В Подгорице, дата: _____

ПечатьПодпись

ДОВЕРЕННОСТЬ

город Бишкек, ул. Абдрахманова, д.166, каб.55,

Восемнадцатого мая
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ



два тысячи восемнадцатого года.
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Я, гражданин Кыргызской Республики **Задорин Ренат Митхатович**, 12.02.1966 года рождения, паспорт серии AN 1998883, выдан ИИМ 50-55, от 22.10.2010 года, общегражданский паспорт серии AC 1423125 выдан ГАИРТ от 22.10.2010 года, зарегистрированный по адресу: Кыргызская Республика, г.Бишкек, г.Бишкек, 3 мкр., д.7, кв.4, - учредитель с долей капитала 90% в компании „**SEA TRADE**“ **ООО КОТОР**, ул. Пут Првоборца бб, Шкаляры, Котор Черногория, зарегистрированный в ЦРПС с номером 5- 0393944, ИНН: 02669935, (далее по тексту Общество),

настоящей доверенностью уполномочиваю гражданина Республики Черногория **Секуличу Даниэлю (SEKULIC DANIJEL)**, 04.10.1983 года рождения, паспорт серии J39BA5702, выдан Полицейским Департаментом Подгорицы, от 16.02.2010 года, проживающего по адресу: , Черногория, Подгорицы, улица Аеродромска, представлять меня и мои интересы учредителя в государственных и негосударственных органах, организациях и учреждениях Республики Черногория, подписать от моего имени и подать форму PS02 в Центральный реестр хозяйствующих субъектов Черногории (далее в тексте ЦРПС), для того, чтобы Общество изменило Исполнительного директора и уполномоченного представителя, адрес для получения официальной почты и адрес основного места деятельности Общества; подписать от моего имени и подать пересмотренный текст Устава Общества в ЦРПС; подписать от моего имени и подать Решение о назначении и увольнении исполнительного директора и Решение о назначении и увольнении уполномоченного представителя в ЦРПС; подписать от моего имени и подать решение об изменении местонахождения, адреса для получения официальной почты и адреса основного места деятельности Общества в ЦРПС; провести всю процедуру для Общества в ЦРПС, и после регистрации получить решение об оформлении/ регистрации; получить печать зарегистрированного Общества, производить все необходимые платежи, а также совершать все иные действия и формальности, связанные с исполнением данного поручения.

Полномочия по этой доверенности не могут быть переданы другим лицам.

Доверенность выдана сроком на три года.

Подпись Задорин Ренат Митхатович

18 мая 2018 года настоящая доверенность удостоверена мной, Шакировой Асель Кененбековной - частным нотариусом Первомайского нотариального округа г. Бишкек Кыргызской Республики. Лицензия МЮ КР № 670 от 04.06.2014 года.


Доверенность подписана **Задориным Ренатом Митхатовичем** в моем присутствии. Дееспособность и правоспособность его удостоверена, Зарегистрировано в реестре. Взыскано государственной пошлины _____ сом.
Нотариус _____



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Өлкө..... *Кыргыз Республикасы*
Ушул расмий документ
2. кол коюлду (фамилиясы) *Макирова А.К.*
3. катарында чыккан *жеке нотариус*
4. мөөр/штамп менен күбөлөндүрүлгөн (мекеменин аталышы) *Биримчи иди нотариус*
нотариусдук аймагы
күбөлөндүрүлдү
5. *Бишкек шаары*
6. (датасы) *21.05.2018-ж.*
7. (күбөлөндүргөн органдын аталышы).....
Чүй-Бишкек шаарынын Балкан району
8. № .. *2767*
9. мөөрү/.....
10. колу .. *О.К. Софонов*





PREVOD SA RUSKOG JEZIKA

PUNOMOĆJE

grad Biškek, ul. Abrahamova 166, kab. 55,
Osamnaestog maja dvije hiljade osamnaeste godine
/Grb Kirgiske Republike/ KIRGISKA REPUBLIKA

Ja, državljanin Kirgiske Republike **Zadorin Renat Mithatovič**, rođen 12. 02. 1966. godine, lična karta serije AN 1998883, izdata od strane IIM (Ministarstva unutrašnjih poslova) 50-55 dana 22. 10. 2010. godine, pasoš serije AC 1423125, izdat od strane GAIRT (Državne agencije za informacione resurse i tehnologije) dana 22. 10. 2010. godine, prijavljen na adresi: Kirgiska Republika, Biškek, 3. mikrorajon, zgrada 7. stan 4, osnivač sa udjelom kapitala 90% u kompaniji „**SEA TRADE**“ **DOO KOTOR**, ul. Put prvoborca bb, Škaljari, Kotor, Crna Gora, registrovanoj u CRPS pod brojem 5-0393944, PIB: 02669935; (dalje u tekstu Društvo);

ovim punomoćjem ovlašćujem državljanina Republike Crne Gore **Danijela Sekulića (DANIJEL SEKULIĆ)**, rođenog 04. 10. 1983. godine, pasoš serije J39BA5702, izdat od strane PJ Podgorica, datum izdavanja 16. 02. 2010. godine, nastanjen na adresi: ulica Aerodromska, Podgorica, Crna Gora,

da zastupa mene i moje interese kao osnivača pred državnim i nedržavnim organima, organizacijama i ustanovama Republike Crne Gore, da u moje ime potpiše i preda obrazac PSO2 u Centralni registar privrednih subjekata (dalje u tekstu CRPS) kako bi Društvo izvršilo promjenu Izvršnog direktora i ovlašćenog zastupnika, adresu za prijem službene pošte i adresu glavnog mjesta poslovanja Društva; da u moje ime potpiše i preda revidirani tekst Statuta Društva u CRPS; da u moje ime potpiše i preda u CRPS Odluku o imenovanju i razrješenju izvršnog direktora i Odluku o imenovanju i razrješenju ovlašćenog zastupnika; da u moje ime potpiše i preda odluku o promjeni sjedišta, adrese za prijem službene pošte i adrese glavnog mjesta poslovanja Društva, da sprovede kompletnu proceduru za Društvo u CRPS, i da poslije registracije preuzme odluku o upisu/registraciji; da vrši sva neophodna plaćanja, kao i da obavlja sve druge radnje i formalnosti u vezi sa izvršenjem ovog naloga.

Ovlašćenja iz ovog punomoćja **ne mogu biti** predata drugim licima.
Punomoćje je izdato na rok od **tri godine**.

Potpis Zadorin Zadorin Renat Mithatovič /svojeručan potpis/

18. maja 2018. godine ovo punomoćje sam ovjerila ja, Šakirova Asel Kenenbekovna, privatni notar Prvomajskog notarskog okruga u Biškeku, Kirgiska Republika. Licenca МЮ КП № 670 од 04. 06. 2014. godine.

Punomoćje je u mom prisustvu potpisao **Zadorin Renat Mithatovič**. Njegov identitet je potvrđen, radna i pravna sposobnost su provjerene.

Zavedeno u registru pod br. 2234 /Okrugli pečat notara/
Naplaćena državna taksa (nečitko, prim. prev.)
Notar /svojeručan potpis/

/Sastavni dio ovog punomoćja je i apostil na kirgiskom jeziku, na kome je pod tačkom 6. evidentan datum 21. 05. 2018, a pod tačkom 8. br. 2766, prim. prev./



TUMAČ
Tatjana Jovović

za ruski jezik, postavljena u Crnoj Gori Rješenjem ministra pravde broj: 03-745-1976/17 od 29. septembra 2017. godine, na vrijeme od pet godina, potvrđuje da je ovaj prevod vjeran originalu.

Troškovi prevoda iznose _____ €

U Podgorici, dana 28. 05. 2018.

Tatjana Jovović
Potpis

Татьяна Йозович
ПЕРЕВОДЧИК

русского языка, назначенная в Черногории в соответствии с Решением министра юстиции № 03-745-1976/17 от «29» сентября 2017 года, сроком на пять лет, подтверждаю, что данный перевод соответствует оригиналу.

Стоимость перевода составляет _____ €

В Подгорице, дата: _____

Печать

Подпись

U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima Crne Gore ("Sl. list RCG", br. 06/02 od 08.02.2002, "Sl. list CG", br. 17/07 od 31.12.2007, 80/08 od 26.12.2008, 40/10 od 22.07.2010, 73/10 od 10.12.2010, 36/11 od 27.07.2011, 40/11 od 08.08.2011) i Statuta " **SEA TRADE** " društvo sa ograničenom odgovornošću, PIB: **02669935** (u daljem tekstu: Društvo), osnivači RENAT ZADORIN, Republika Kirgizija, br. pasoša: AC1423125, ALEXANDRA GLINENKO, Ruska Federacija, [redacted] VALERY LITVAK, Izrael, [redacted], preko punomoćnika Danijela Sekulića sa [redacted] na 07.06.2018. godine, donose

ODLUKU

o promjeni ovlašćenja izvršnog direktora Društva

Član 1.

Marija Janković [redacted] Podgorice, adresa ul.Radosava Burića 33, obavlja funkciju izvršnog direktora Društva.

Član 2.

Izvršni direktor iz ove Odluke ima pravo da pojedinačno zastupa Društvo u svim pravnim poslovima u unutrašnjem i spoljno-trgovinskom prometu bez ograničenja.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

OSNIVAČI :

DANIJEL SEKULIĆ

po specijalnom punomoćju

[redacted]

DANIJEL SEKULIĆ
po specijalnom punomoćju
za ALEXANDRA GLINENKO

[redacted]

DANIJEL SEKULIĆ
po specijalnom punomoćju
za VALERY LITVAK

[redacted]



PREVOD SA RUSKOG JEZIKA

77 A B 5409454

PUNOMOĆJE

Moskva, sedamnaestog maja dvije hiljade osamnaeste godine

Ja, **Glinenko Aleksandra Viktorovna (Глиненко Александра Викторовна** na ruskom, prim. prev.), rođena 02. oktobra 1989. godine u ROSTOVU NA DONU, državljanka Ruske Federacije, ženskog pola, lična karta državljanina Ruske Federacije 45 12 928358, izdata od ODJELJENJA UFMS (Uprave Federalne migracione službe) RUSIJE ZA MOSKVU, REJON JUŽNO TUŠINO 14. februara 2013. godine, šifra sektora: 770-099, prijavljena na adresi: Rusija, Moskva, ulica Maršala Konjeva 14 (četnaest), stan 57 (pedest sedam), pasoš državljanina Ruske Federacije koji identifikuje državljanina Ruske Federacije izvan granica Ruske Federacije br. 72 3357744, izdat 02. marta 2013. godine od strane FMS 77001, rok važenja ističe 02. marta 2023. godine (u daljem tekstu Davalac punomoćja), budući da sam osnivač sa udjelom kapitala 5% (pet) procenata u kompaniji "SI TREJD" ("SEA TRADE) KOTOR DOO, ul. Put prvoborca bb, Škaljari, Kotor, Crna Gora, registrovanoj u CRPS pod brojem 5-0393944, PIB: 02669935, ovim punomoćjem ovlašćujem:

Danijela Sekulića iz Podgorice,

("Punomoćnik") da u moje ime i za moj racun vrsi sljedece radnje:

- potpiše i preda obrazac PS02 u Centralni registar privrednih subjekata Crne Gore (u daljem tekstu CRPS), kako bi "SEA TRADE" KOTOR, PIB: 02669935 izvršilo promjenu Izvršnog direktora i ovlašćenog zastupnika, adresu za prijem službene pošte i adresu glavnog mjesta poslovanja Društva;
- potpiše i preda novu verziju teksta Statuta Društva u CRPS;
- potpiše i dostavi Odluku o imenovanju i razrješenju izvršnog direktora i Odluku o imenovanju i razrješenju ovlašćenog zastupnika u CRPS;
- potpiše i dostavi odluku o promjeni sjedišta, adrese za prijem službene pošte i adrese glavnog mjesta poslovanja Društva u CRPS;
- sprovede cjelokupnu proceduru za Društvo u CRPS, i da poslije registracije preuzme rješenje o upisu/registraciji;
- preuzme pečat registrovanog Društva;

Punomoćje je izdato na rok od pet godina, sa pravom prenosa ovlašćenja iz ovog punomoćja na druga lica.

Razjašnjen mi je sadržaj članova 185-189 Građanskog zakonika Ruske Federacije.

Tekst ovog punomoćja odgovara mojim stvarnim namjerama. Razumijem pojašnjenja notara o pravnim posljedicama davanja punomoćja.

Informacije koje je notar ustanovio na osnovu

(Kraj strane originala)

77 A B 5409455

mog iskaza, tačno su unesene u tekst pravnog posla.

Sadržaj ovog punomoćja davaocu punomoćja je pročitao naglas.

Davalac punomoćja Glinenko Aleksandra Viktorovna (svojeručan potpis, prim. prev.)

Ruska Federacija

Moskva

Sedamnaestog maja dvije hiljade osamnaeste godine

Ovo punomoćje sam ovjerila ja, Kondrušina Ljudmila Vladimirovna, privremeni vršilac dužnosti notara grada Moskve Luščikove Irine Anatoljevne.

Sadržaj punomoćja odgovara izjavi volje lica koje je dalo punomoćje.



PREVOD SA RUSKOG JEZIKA

Notarijski zapisnik punomoćja je utvrđen, njegova radna sposobnost provjerena.

Zavedeno u registru: br. 77/334-H/77-2018-13-102.

Naplaćena državna taksa (prema tarifi): 200 rub. 00. kopejki

Plaćeno za pružanje usluga pravnog i tehničkog karaktera: 1200 rub. 00 kop.

L. V. Kondrušina

/okrugli pečat sa tekstem: NOTAR I. A. LUŠCIKOVA. NOTARSKI OKRUG MOSKVA//svojeručan potpis, prim. prev./

/okrugli pečat sa tekstem: NOTAR I. A. LUŠCIKOVA. NOTARSKI OKRUG MOSKVA, prošiven plavom trakom i sa nalijepljenim crvenim žigom/

Ukupno prošiveno, numerisano i ovjereno pečatom 2 lista.

Potpis privremenog vršioca dužnosti notara, svoj. potpis - prim. prev.

T-J



TUMAČ
Tatjana Jovović

za ruski jezik, postavljena u Crnoj Gori Rješenjem ministra pravde broj: 03-745-1976/17 od 29. septembra 2017. godine, na vrijeme od pet godina, potvrđuje da je ovaj prevod vjeran originalu.

Трошак превода износи _____ €
23.05.2018.


Potpis

TUMAČ
Tatjana Jovović
ПЕРЕВОДЧИК РУССКОГО ЯЗЫКА

Татьяна Йовович
ПЕРЕВОДЧИК

русского языка, назначенная в Черногории в соответствии с Решением Министра Правды на 03-745-1976/17 от «29» сентября 2017 года, сроком на пять лет, подтверждает, что данный перевод соответствует оригиналу.

Стоимость перевода составляет _____ €

В Подгорице, дата: _____

_____ Подпись

Печать

77 A B 5409454

PUNOMOĆJE

Grad Moskva, sedamnaestog maja dvije hiljade osamnaeste godine

Ja Glinenko Alexandra Viktorovna, rođena 02. oktobra 1989. godine u ROSTOVU NA DONU, državljanstvo: Ruske Federacije, pol: ženski, lična karta državljanina Ruske Federacije broj 45 12 928358, izdata od ODJELJENJA UFMS RUSIJE ZA GRAD MOSKVU, REJON JUŽNO TUŠINO dana 14. februara 2013. godine, šifra sektora; 770-099, prijavljena na adresi: Rusija, grad Moskva, ulica Maršala Konjeva, broj 14 (četnaest), stan 57 (pedeset sedam), pasoš državljanina Ruske Federacije br. 72 3357744, izdat 02. marta 2013. godine od FMS 77001, sa rokom važnosti do 02. marta 2023. godine (u daljem tekstu: Davalac punomoćja), osnivač sa udjelom od 5% (pet) u kompaniji „SEA TRADE“ do.o. KOTOR, Crna Gora, ul. Put Prvoborca bb, Škaljari, Kotor, Crna Gora, registrovane kod CRPS pod brojem 5-0393944, sa PIB-om 02669935, ovim punomoćjem ovlašćujem:

Danijela Sekulića iz Podgorice, Crna Gora, ulica Aerodromska bb, sa JMBG: 0410983210280, („Punomoćnik“), da može u moje ime i za moj račun da:

- potpiše i preda obrazac PS02 Centralnom Registru Privrednih subjekata, Crne Gore (u daljem tekstu CRPS) kako bi „SEA

ДОВЕРЕННОСТЬ

Город Москва, семнадцатого мая две тысячи восемнадцатого года.

Я, гр. Глиненко Александра Викторовна, дата рождения: 02 октября 1989 года, место рождения: ГОР. РОСТОВ-НА-ДОНУ, гражданство: Российская Федерация, пол: женский, паспорт гражданина Российской Федерации 45 12 928358, выданный ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ ЮЖНОЕ ТУШИНО 14 февраля 2013 года, код подразделения: 770-099, зарегистрированная по адресу: Россия, город Москва, улица Маршала Конева, дом 14 (четырнадцать), квартира 57 (пятьдесят семь), паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации № 72 3357744, выданный 02 марта 2013 года ФМС 77001, дата окончания срока: 02 марта 2023 года (далее именуемая Доверитель), являясь учредителем с долей капитала 5% (пять) процентов в компании «СИ ТРЕЙД» («SEA TRADE») ООО, КOTOR, ул. Пут Првоборца бб, Шкаляры, Котор Черногория, зарегистрированной в ЦРПС с номером 5-0393944, ИНН: 02669935, настоящей доверенностью уполномочиваю:

Данисла Секулича из Подгорицы, Черногория, Аеродромска улица, ИНГ: 0410983210280, („Поверенный“) от моего имени и за мой счет осуществлять следующие действия:

г. Моск-

TRADE" KOTOR, PIB-om 02669935 izvršib promjenu izvršnog direktora i ovlašćenog zastupnika, sjedišta adrese za prijem službene pošte i adrese glavnog mjesta poslovanja Društva

- potpiše i preda prečišćeni tekst Statuta društva u CRPS ;
- potpiše i preda Odluku o imenovanju i razrešenju izvršnog direktora i Odluku o imenovanju i razrešenju ovlašćenog zastupnika u CRPS
- potpisati i dostaviti odluku o promjeni sjedišta, adrese za dobijanje službene pošte i adrese sjedišta Društva za obavljanje osnovne djelatnosti u CRPS;
- sprovede cjelokupnu proceduru za Društvo u CRPS, kao i da po izvršenoj registraciji preuzme riješenje o upisu/registraciji;
- preuzeti pečat registrovanog Društva.

Ovo punomoćje važi pet godina, sa pravom ustupanja ovlašćenja po ovom punomoćju na druga lica.

Sadržaj članaka 185-189 Građanskog zakonika Ruske Federacije mi je pojašnjen.

Tekst ovog punomoćja odgovara mojim namjerama. Shvatila sam pojašnjenja notara o pravnim posljedicama punomoćja.

Informacije koje je notar ustanovio na osnovu

- подписать и подать форму PS02 в Центральный реестр хозяйствующих субъектов Черногории (далее в тексте ЦРПС), для того, чтобы Общество «СИ ТРЕЙД», КОТОР, ИНН: 02669935, изменило Исполнительного директора и уполномоченного представителя, адрес для получения официальной почты и адрес основного места деятельности Общества;
- подписать и предоставить новую редакцию текста Устава Общества в ЦРПС;
- подписать и подать Решение о назначении и увольнении исполнительного директора и Решение о назначении и увольнении уполномоченного представителя в ЦРПС;
- подписать и подать решение об изменении местонахождения, адреса для получения официальной почты и адреса основного места деятельности Общества в ЦРПС;
- провести всю процедуру для Общества в ЦРПС, и после регистрации получить решение об оформлении/ регистрации;
- получить печать зарегистрированного Общества;

Доверенность выдана сроком на пять лет, с правом на передоверие полномочий по настоящей доверенности другим лицам.

Содержание статей 185-189 Гражданского кодекса Российской

77 А В 5409455

mojeg iskaza unesene su u tekst pravnog
posla vjerno. Sadržaj ovog punomoćja
davaocu punomoćja je pročitán na glas.

Федерации мне разъяснены.

Текст настоящей доверенности
соответствует моим действительным
намерениям. Мне понятны разъяснения
нотариуса о правовых последствиях выдачи
доверенности.

Информация, установленная
нотариусом с моих слов, внесена в текст
сделки верно.

Содержание настоящей доверенности
доверителю зачитано вслух.

Доверитель/ Davačac punomoćja

Тимченко Александра Викторовна

Российская Федерация

88-

Город Москва

Семнадцатого мая две тысячи восемнадцатого года

Настоящая доверенность удостоверена мной, Кондрушиной Людмилой Владимировной,
временной исполняющей обязанности нотариуса города Москвы Лушиковой Ирины
Анатольевны.

Содержание доверенности соответствует волеизъявлению лица, выдавшего
доверенность.

Доверенность подписана в моем присутствии.

Личность подписавшего доверенность установлена, его дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре: № 771334-н/77-2018-13-102.


Взыскано по тарифу: 200 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1200 руб.00 коп.



[Handwritten signature]

Л.В. Кондрушина



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 2 листов.

ВРИО *Молдыр-Уса*

Ja, NOTAR, **Tanja Čepić**, sa sjedištem u Podgorici, Ulica Njegoševa 3/II, potvrđujem da je ovo prepis izvorne isprave: KOPIJE PUNOMOĆJA.

Izvorna isprava ispisana je i ima 4 stranice.

Izvornu ispravu je notaru predočila stranka DANIJEL SEKULIĆ, Podgorica, Pasoš

Naknada za rad notara za ovjeru po tarifnom broju 7 NT u iznosu od 3,75 €, i troškovi u iznosu od 1,00 € sa PDV-om od 1,00 €, što predstavlja ukupno 5,75 €, naplaćena je.

CRNA GORA


OVP-2271/2018

U Podgorici, 07.06.2018. godine

NOTAR
TANJA ČEPIĆ

PODGORICA

30 Notar
TANJA ČEPIĆ
Tanja Čepić
Tanja Čepić
CRNA GORA
PODGORICA





Republika Crna Gora

OBAVJEŠTENJE O NASTAVKU REGISTRACIJE

DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Registarski broj


5 - 0393944 / 003

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

"SEA TRADE" D.O.O. - PODGORICA

produžilo registraciju dana 21.11.2008 u 11:00 sati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02).

Obaveza sledećeg produženja je na da 21.11.2009 u skladu sa čl. 86. st. 8 i 9 Zakona o privrednim društvima.



M.P.

REGISTRATOR

Dejan Terzić

DEJAN TERZIĆ



CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI
ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Formular za produženje registracije
Продужење регистрације

препоручено дана, 20.11.2008

Број: Број примљивака: Износ: Такса ЕУР



PUNI NAZIV: "SEA TRADE" d.o.o. PODGORICA

Registarski broj: 5-0393944/001

Prijava se podnosi preko: Zastupnika Punomoćnika

Elektronska prijava
*popunjava se u slučaju elektronske prijave

Podnosilac prijave:

Ime i prezime: MILAN BIGOVIĆ
Jedinstveni matični broj: [Redacted]
*za strana fizička lica unijeti broj pasosa i državu izdavanja

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca:

[Handwritten Signature]



*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: _____
*potpis i pečat registratora

M.P. 1

OVLAŠĆENJE

KOJIM OSNIVAČI DRUŠTVA "SEA" D.O.O. PODGORICA, OVLAŠĆUJE MILANA BIGOVIĆA SA MATIČNIM BROJEM 2502971240019 ,DA U NJJEGOVO IME PODNESE DOKUMENTACIJU ZA PRODUŽENJE REGISTRACIJE OVOG DRUŠTVA KAO I DA NAKON DONOŠENJA REŠENJA ISTO PODIGNE.

OSNIVAČI

 MILAN ZADORIN
MILAN ZADORIN



Republika Crna Gora

POTVRDA O REGISTRACIJI
PROMJENE PODATAKA

DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Registarski broj 5 - 0393944 / 002

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

"SEA TRADE" D.O.O. - PODGORICA

registrovalo promjenu podataka dana 02.08.2007 u 10:00 sati, u skladu sa odredbama
Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 03.08.2007



Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **5 - 0393944 / 002**

Datum registracije promjene: 02.08.2007
Sjedište uprave društva: HERCEGOVAČKA BR. 31 PODGORICA
Adresa za prijem službene pošte: HERCEGOVAČKA BR. 31 PODGORICA
Šifra djelatnosti: 55110 Hoteli i moteli, s restoranom
Datum donošenja osnivačkog akta: 04.07.2007
Datum donošenja Statuta: 04.07.2007 Datum promjena Statuta: 01.08.2007

Lica u društvu:

Svojstvo: **Osnivač**

Ovlašćenje: *do visine osnivačkog uloga*

Ime i prezime: **VALERY ZADORIN**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Izvršni direktor**

Ime i prezime: **SLAVEN MILIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Ovlašćeni zastupnik**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **SLAVEN MILIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Ovlašćeni zastupnik**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **VALERY ZADORIN**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

5 - 0393944 / 002

Svojstvo: **Osnivač**

Ovlašćenje: *do visine osnivačkog uloga*

Ime i prezime: **PAVEL ZADORIN**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:



REGISTRATOR

Dejan Terzić

DEJAN TERZIĆ

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU Protiv ovog akta može se izjaviti žalba Ministarstvu ekonomije, u roku od 15 dana od dana prijema istog, preko CRPS-a u tri primjerka.



**CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA**

Broj: 5 - 0393944 / 014

U Podgorici, dana 08.06.2018.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11), rješavajući po prijavi za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" TIVAT, broj 265880 podnijetoj dana 08.06.2018. u 08:38:48, preko

Ime i prezime: DANIJEL SEKULIĆ

danost

RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" TIVAT - registarski broj 5 - 0393944, PIB 02669935 , i to:

Statut:

Briše se: Statut od 29.05.2018.

Registruje se - upisuje se: Statut od 07.06.2018.

Ograničenja - Izvršni direktor MARIJA JANKOVIĆ

Briše se: Ograničeno - Izvršni direktor iz ove Odluke ima pravo da pojedinačno zastupa Društvo u svim pravnim poslovima u unutrašnjem i spoljno-trgovinskom prometu s tim da ne može raspolagati finansijskim sredstvima preko 30.000 eura bez pismene saglasnosti osnivača Društva.

Registruje se - upisuje se: Neograničeno

Ovlašćenja - Izvršni direktor MARIJA JANKOVIĆ

Briše se: Kolektivno (sa Osnivačem)

Registruje se - upisuje se: Pojedinačno

D. Sekulić
08.06.2018.

Obrazloženje

Podnosilac je dana 08.06.2018. u 08:38:48 podnio prijavu za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću SEA TRADE. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je članom 87 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11).

M.P.

Sam. Savjetnik I


Marija Mićković

Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8,00 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa 832-3161017-60-Administrativna taksa.



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 265880

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je DANIJEL SEKULIĆ dostavio-la dokument za Promjena društva sa ograničenom odgovornošću – DOO - SEA TRADE - DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU iz TIVAT, registarski broj:50393944 sa sljedećim prilogima:

Odluka o promjeni ovlašćenja izvršnom direktoru

Dokaz o uplaćenju naknadi za objavljivanje podataka u "Službenom listu Crne Gore"

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Punomoćje

Obrazac

Statut društva

Datum prijema dokumentacije: 8.6.2018. god.

Podnosilac prijave

Dokument primio/la

Milan Zvicer, Samostalni referent

M.P.

Uputstvo za praćenje prijave: Prijava se može pratiti putem sajta www.crps.me odabirom stavke menija PRETRAGA REGISTRA, zatim PRETRAGA PREDMETA. U ponuđena polja unijeti broj predmeta i datum prijema dokumentacije i kliknuti dugme TRAŽI. Ukoliko je prikazan status **OBRAĐEN** rješenje se može preuzeti. Broj kontakt telefona CRPS-a: +38220230858.



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0393944 / 013
PIB: 02669935

Datum registracije: 12.07.2007.
Datum promjene podataka: 29.05.2018.

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" TIVAT

Broj važeće registracije: /013

Skraćeni naziv: SEA TRADE
Telefon:
eMail:
Datum zaključivanja ugovora: 04.07.2007.
Datum donošenja Statuta: 04.07.2007. Datum promjene Statuta: 29.05.2018.
Adresa glavnog mjesta poslovanja: BOGIŠIĆI BB TIVAT
Adresa za prijem službene pošte: BOGIŠIĆI BB TIVAT
Adresa sjedišta: BOGIŠIĆI BB TIVAT
Pretežna djelatnost: 5510 Hoteli i sličan smještaj
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA
Oblik svojine: Privatna
Porijeklo kapitala: Strani
Upisani kapital: 10.000,00Euro (Novčani 10.000,00Euro, nenovčani 0,00Euro)

OSNIVAČI:

RENAT ZADORIN A

Uloga: Osniv

Udio: 90%

ALEXANDRA GLINENKO

Uloga: Osnivač

Udio: 5%

VALERY LITVAK 2

Uloga: Osn

Udio: 5%

LICA U DRUŠTVU:**RENAT ZADORIN**

Adresa: UL. MI

Uloga: Ovlašće

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

ALEXANDRA GLINENKO

Adresa: MARŠALA KOI

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

VALERY LITVAK

Adresa: GOSF

Uloga: Ovlaš

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

MARIJA JANKOVIĆ 2

Adresa: RADOSAVA

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (Izvršni direktor iz ove Odluke ima pravo da pojedinačno zastupa Društvo u svim pravnim poslovima u unutrašnjem i spoljno-trgovinskom prometu s tim da ne može raspolagati finansijskim sredstvima preko 30.000 eura bez pismene saglasnosti osnivača Društva.)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (sa Osnivačem)

Izdato: 08.06.2018 godine u 08:36h

MP

NAČELNICA

Dušanka Vujisić

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Zastupnika Punomoćnika

JMB:

Država:

Ime i prezime:

Danijel Sekulić

Opština:

Telefon:

060 000 000

e-mail:

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

 Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt

Matični broj:

02669935

Registarski broj:

50393944

Puni naziv:

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
"SEA TRADE" Tivat

1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

 OD KD AD DOO NVO Ustanova Zadruga Ostali

1.2. Puni naziv:

*ukoliko je promjen puni naziv izvršice se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv:

1.4. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

07.06.2018

1.5. Podaci o Ugovoru /
odluci o osnivanju:Datum
zaključenja/donošenja:

2. NOVA ADRESE UPRAVE – SJEDIŠTA

2.1. Opština

2.2. Mjesto

2.3. Ulica:

2.4. Broj:

3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država

3.2. Opština

3.3. Mjesto

3.4. Ulica:

3.5. Broj:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine *ukoliko je označena promjena opštine izvršiće se i preregistracija u Poreskom registru

4.2. Opština 4.3. Mjesto

4.4. Ulica: 4.5. Broj:

5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA

5.1. Datum rješenja:

5.2. Broj rješenja:

*popunjava se samo ukoliko registraciji u CRPS prethodi registracija kod drugog državnog organa

6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST

7. NOVI OBLIK SVOJINE

bez oznake svojine privatna zadružna dva ili više oblika svojine državna

8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA

8.1. Telefon: + 382 /

8.2. Fax: + 382 /


8.3. E-mail:

8.4. Adresa internet strane:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.



9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

Povećanje
 Smanjenje

Osnovni kapital:	Prije promjene	Iznos promjene	Nakon promjene
Ukupno (novčani+nenovčani):	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> novčani – iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> nenovčani – iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €

10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

Prestanak Regstruje se Mijenja se udio

10.1. Status:

Osnivač Član DOO Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*upisati status

10.2. MB / JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša
za strano pravno lice unijeti broj registracije u

10.3. Naziv / Ime i prezime:

10.4. Sjedište / Adresa:

Država

Opština

Mjesto:

Ulica:

Broj:

10.5. Udio

 %

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

 Odbor direktora Upravni odbor Skupština Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

 Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

 Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Adresa:

Država

Opština

Mjesto:

Ulica:

Broj:

12.4. Ovlaštenja u prometu

 neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.5. Ovlašćen da djeluje

 Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

13. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

13.1. Status

Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora

Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

13.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

13.3. Ime i prezime:

MARIJA JANKOVIĆ

Adresa:

Država

Opština

Ulica:

13.4. Ovlaštenja u prom

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

13.5. Ovlašćen da djeluje

Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost za imenovanje:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

14. OSTALE REGISTRACIJE

Osim postojeće registracije u CRPS-u izvršiti i registracije u:

14.1. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

Saglasno Zakonu o privrednim društvima (Sl. list CG 06/02, 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11) RENAT ZADORIN, Republika Kirgizija, br. pasoša: AC1423125, ALEXANDRA GLINENKO, Ruska Federacija, br. pasoša: 72 3357744, VALERY LITVAK, Izrael, br. pasoša: 21300499, u svojstvu osnivača, dana 07.06.2018. godine donose:

S T A T U T

(prečišćen tekst)

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE " TIVAT

FIRMA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Čl.1

Društvo će poslovati pod firmom: **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" TIVAT**

Skraćeni naziv firme je: "SEA TRADE " DOO

Čl.2

Osnivači su saglasno Zakonu o privrednim društvima zaključili dana 01.08.2007 godine Ugovor o osnivanju Društva.

Čl.3

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

Čl.4

Firmu i sjedište Društva osnivač može mijenjati sopstvenom odlukom, koja mora biti prijavljena Centralnom registru Privrednog Subjekta Poreske uprave u Podgorici.

Čl.5

Sjedište Društva sa ograničenom odgovornošću " SEA TRADE " Tivat je:

Bogišići bb, Tivat

Firmu i sjedište može mijenjati osnivači.

Adresa Društva za zvanične dopise je: Bogišići bb, Tivat

Promjena firme i sjedišta se prijavljuje Centralnom registru Privrednih subjekata poreske uprave u Podgorici.

Društvo će u svom radu koristiti puni i skraćeni naziv firme, zavisno od potrebe.

Društvo ima svoj pečat, koji je okruglog oblika, prečnika 4cm, sa tekstom po obodu:

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" TIVAT

Pečat je pisan latinicom.

Društvo ima svoj štambilj, koji je pravougaonog oblika, sa tekstom po gornjoj ivici

"SEA TRADE" DOO.

U sredini je oznaka «Broj», a pri dnu je oznaka Tivat, i crtica za upis datuma i riječ godina. Štambilj je pisan latinicom.

DJELATNOST DRUŠTVA

Čl.7

Djelatnost Društva obuhvata:

GRAĐEVINARSTVO

- 41.10 Razrada građevinskih projekata
- 41.20 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
- 42.11 Izgradnja puteva i autoputeva
- 42.12 Izgradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica
- 42.13 Izgradnja mostova i tunela
- 42.21 Izgradnja cjevovoda
- 42.22 Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova
- 42.91 Izgradnja hidro objekata
- 42.99 Izgradnja ostalih građevina, na drugom mjestu nepomenutih
- 43.11 Rušenje objekata
- 43.12 Pripremna gradilišta
- 43.13 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
- 43.21 Postavljanje električnih instalacija
- 43.22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, klimatizacionih sistema i sistema za grijanje
- 43.29 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu
- 43.31 Malterisanje
- 43.32 Ugradnja stolarije
- 43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga
- 43.34 Bojenje i zastakljivanje
- 43.39 Ostali završni radovi
- 43.91 Krovni radovi
- 43.99 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi

TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO; POPRAVKA MOTORNIM VOZILA I MOTOCIKALA

- 45.11 Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima
- 45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima
- 45.20 Održavanje i popravka motornih vozila
- 45.31 Trgovina na veliko djelovima i opremom za motorna vozila
- 45.32 Trgovina na malo djelovima i opremom za motorna vozila
- 45.40 Trgovina motociklima, djelovima i priborom, održavanje i popravka motocikala
- 46.11 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
- 46.12 Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija

- 46.13 Posredovanje u prodaji drvene građe i građevinskog materijala
- 46.14 Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona
- 46.15 Posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe
- 46.16 Posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, krzna, obuće i predmeta od kože
- 46.17 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
- 46.18 Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda
- 46.19 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
- 46.21 Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, sjemenjem i hranom za životinje
- 46.22 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama
- 46.23 Trgovina na veliko životinjama
- 46.24 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom
- 46.31 Trgovina na veliko voćem i povrćem
- 46.32 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
- 46.33 Trgovina na veliko mlječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima
- 46.34 Trgovina na veliko pićem
- 46.35 Trgovina na veliko, duvanskim proizvodima
- 46.36 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima
- 46.37 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaoom i začinima
- 46.38 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribe, ljuskare i mekušce
- 46.39 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duvanom
- 46.41 Trgovina na veliko tekstilom
- 46.42 Trgovina na veliko odjećom i obućom
- 46.43 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
- 46.44 Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje
- 46.45 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
- 46.46 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima
- 46.47 Trgovina na veliko namještajem, tepisima i opremom za osvjetljenje
- 46.48 Trgovina na veliko satovima i nakitom
- 46.49 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
- 46.51 Trgovina na veliko kompjuterima, kompjuterskom opremom i softverima
- 46.52 Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim djelovima i opremom
- 46.61 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i proborom
- 46.62 Trgovina na veliko alatnim mašinama
- 46.63 Trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama
- 46.64 Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivenje i pletenje
- 46.65 Trgovina na veliko kancelarijskim namještajem
- 46.66 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
- 46.69 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom
- 46.71 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
- 46.72 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
- 46.73 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
- 46.74 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grijanje
- 46.75 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
- 46.76 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
- 46.77 Trgovina na veliko otpacima i ostacima
- 46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko
- 47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duvanom
- 47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
- 47.21 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama

- 47.22 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama
- 47.23 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.24 Trgovina na malo hljebom, tjesteninama, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.25 Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.26 Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama
- 47.29 Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.30 Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.41 Trgovina na malo kompjuterima, perifernim jedinicama i softverom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.42 Trgovina na malo telekomunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.43 Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.51 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.52 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.53 Trgovina na malo tepisima, zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.54 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.59 Trgovina na malo namještajem, opremom za osvjetljavanje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.61 Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.62 Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.63 Trgovina na malo muzičkim i video zapisima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.64 Trgovina na malo sportskom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.65 Trgovina na malo igrama i gračkama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.71 Trgovina na malo odjećom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.72 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama
- 47.73 Trgovina na malo farmaceutskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama – apotekama
- 47.74 Trgovina na malo medicinskim i ortopedskim pomagalicama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.75 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.76 Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, đubrivima, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama
- 47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.78 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.79 Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama
- 47.81 Trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima na tezgama i pijacama
- 47.82 Trgovina na malo tekstilom, odjećom i obućom na tezgama i pijacama
- 47.89 Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama
- 47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta
- 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca

SAOBRAĆAJ I SKLADIŠTENJE

- 49.10 Željeznički prevoz putnika, međumjesni
- 49.20 Željeznički prevoz tereta
- 49.31 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika
- 49.32 Taksni prevoz
- 49.39 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju
- 49.41 Drumski prevoz tereta
- 49.42 Usluge preseljenja
- 49.50 Cjevovodni transport
- 50.10 Pomorski i priobalni prevoz putnika
- 50.20 Pomorski i priobalni prevoz tereta

- 50.30 Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima
- 50.40 Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima
- 51.10 Vazdušni prevoz putnika
- 51.21 Vazdušni prevoz tereta
- 51.22 Vasijski saobraćaj
- 52.10 Skladištenje
- 52.21 Uslužne djelatnosti u kompenom saobraćaju
- 52.22 Uslužne djelatnosti u vodenom saobraćaju
- 52.23 Uslužne djelatnosti u vazdušnom saobraćaju
- 52.24 Manipulacija teretom
- 52.29 Ostale prateće djelatnosti u saobraćaju
- 53.10 Poštanske aktivnosti
- 53.20 Ostale poštanske i kurirske aktivnosti

USLUGE SMJEŠTAJA I ISHRANE

55.10 Hoteli i sličan smještaj

- 55.20 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak
- 55.30 Djelatnost kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice
- 55.90 Ostali smještaj
- 56.10 Djelatnost restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata
- 56.21 Katering (dostava pripremljene hrane)
- 56.29 Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane
- 56.30 Usluge pripremanja i posluživanja pića

INFORMISANJE I KOMUNIKACIJE

- 58.11 Izdavanje knjiga
- 58.12 Izdavanje imenika i adresara
- 58.13 Izdavanje novina
- 58.14 Izdavanje časopisa i periodičnih izdanja
- 58.19 Ostala izdavačka djelatnost
- 58.21 Izdavanje kompjuterskih igara
- 58.29 Izdavanje ostalih softvera
- 59.11 Proizvodnja filmova, video-zapisa i televizijskog programa
- 59.12 Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, video-filmova i televizijskog programa
- 59.13 Distribucija filmova, video-filmova i televizijskog programa
- 59.14 Djelatnost prikazivanja filmova
- 59.20 Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike
- 60.10 Emitovanje radio-programa
- 60.20 Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa
- 61.10 Kablovske telekomunikacije
- 61.20 Bežične telekomunikacije
- 61.30 Satelitska telekomunikacija
- 61.90 Ostale telekomunikacione djelatnosti
- 62.01 Kompjutersko programiranje
- 62.02 Konsultantske djelatnosti u oblasti informacione tehnologije
- 62.03 Upravljanje kompjuterskom opremom
- 62.09 Ostale usluge informacione tehnologije
- 63.11 Obrada podataka, smještanje aplikacija i pružanje aplikativnih usluga i sl.
- 63.12 Uslužne internet stranice (web portal)

63.91 Djelatnost novinskih agencija

POSLOVANJE NEKRETNINAMA

68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina

68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima

68.31 Djelatnost agencija za nekretnine

68.32 Upravljanje nekretninama uz naknadu

STRUČNE, NAUČNE I TEHNIČKE DJELATNOSTI

69.10 Pravni poslovi

69.20 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi i poresko savjetovanje

70.10 Upravljanje privrednim subjektom

70.21 Djelatnost komunikacija i odnosa sa javnošću

70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem

71.11 Arhitektonska djelatnost

71.12 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

71.20 Tehničko ispitivanje i analize

72.11 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji

72.19 Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i inženjerskim naukama

72.20 Istraživanje i razvoj u društvenim i humanističkim naukama

73.11 Djelatnost reklamnih agencija

73.12 Medijsko predstavljanje

73.20 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja

74.10 Specijalizovane dizajnerske djelatnosti

74.20 Fotografske usluge

74.30 Prevođenje i usluge tumača

74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti

75.00 Veterinarska djelatnost

ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DJELATNOSTI

77.11 Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila

77.12 Iznajmljivanje i lizing kamiona

77.21 Iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport

77.22 Iznajmljivanje video-kaseta i kompakt-diskova

77.29 Iznajmljivanje i lizing ostalih predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu

77.31 Iznajmljivanje i lizing poljoprivrednih mašina i opreme

77.32 Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo

77.33 Iznajmljivanje i lizing kancelarijskih mašina i kancelarijske opreme (uključujući kompjutere)

77.34 Iznajmljivanje i lizing opreme za vodeni transport

77.35 Iznajmljivanje i lizing opreme za vazdušni transport

77.39 Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara

77.40 Lizing intelektualne svojine i sličnih proizvoda, izuzev autorskih prava

78.10 Djelatnost agencija za zapošljavanje

78.20 Djelatnost agencija za privremeno zapošljavanje

78.30 Ostalo ustupanje ljudskih resursa

79.11 Djelatnost putničkih agencija

79.12 Djelatnost tur-operatora

79.90 Ostale usluge rezervacije i djelatnosti povezane s njima

Pored aktivnosti navedenih u ovom članu, Društvo će se baviti i spoljnotrgovinskim prometom i to prometom roba i usluga za koje je registrovano u unutrašnjem prometu.

OSNOVNA DJELATNOST DRUŠTVA JE:

55.10 Hoteli i sličan smještaj

Djelatnosti Društva može da promjeni osnivač odlukom koja mora biti prijavljena u Centralni registar Privrednih subjekata Poreske uprave.

OSNIVAČI ODNOSNO ČLANOVI DRUŠTVA

(u daljem tekstu: vlasnici udjela u Društvu)

Čl.8

Vlasnici udjela u Društvu su:

- **RENAT ZADORIN,** [REDACTED]
- **ALEXANDRA GLINENKO,** [REDACTED]
- **VALERY LITVAK,** [REDACTED]
21300499

OSNIVAČKI KAPITAL, VRSTE I VISINA ULOGA

Čl.9

Početni kapital DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU " SEA TRADE " TIVAT utvrđen je Ugovorom o osnivanju Društva i iznosi **10.000,00€** i sastoji se od novčanih uloga vlasnika udjela Društva.

Sticanjem udjela Osnivači postaju vlasnici udjela Društva.

Srazmjerno uplaćenom odnosno unijetom ulogu, a u odnosu na ukupan kapital, vlasnici udjela stiču udjele u Društvu koji procentualno iznose:

- **RENAT ZADORIN** **90%**
- **VALERY LITVAK** **5%**
- **ALEXANDRA GLINENKO** **5%**

Čl.10

Ako osnivač odluči da je Društvu potreban obrtni kapital, preko iznosa uplaćenog kapitala, sredstva će biti obezbijedena na sljedeći način i u sljedećem redosljedu:

- 1) iz neposredne dobiti,
- 2) iz kredita koje osnivač obezbijedi preko poslovne banke,
- 3) putem povećanja i uplate kapitala - dopunskom uplatom ili ulogom u stvarima

DIOBA DOBITI I NAČIN SNOŠENJA RIZIKA I POKRIĆE GUBITAKA UTVRĐIVANJA I RASPODJELA DOBITI

Čl.11

Bilans imovine i bilans uspjeha Društva, uključujući dio koji se odnosi na dobit za raspodjelu, utvrđuje se prema zakonima koji regulišu ovu oblast.

Dobit za raspodjelu, Društvo utvrđuje za svaku poslovnu godinu, najkasnije do 31. marta za prethodnu godinu.

Iz neto dobiti se izdvaja dio koji utvrđuje osnivač, u obavezni i posebni rezervni fond i u neraspoređenu dobit. Preostali iznos predstavlja dobit, koja pripada osnivaču.

Osnivač može odlučiti da dio dobiti za raspodjelu, na koju ima pravo reinvestira u razvoj Društva.

PRAVA I OBAVEZE OSNIVAČA

Čl.12

Osnivač Društva ima pravo ili obavezu da:

- 1) upravlja ili učestvuje u upravljanju Društvom;
- 2) učestvuje u raspodjeli dobiti;
- 3) učestvuje u raspodjeli imovine Društva po njegovom prestanku.

KONTROLA AKTIVNOSTI DRUŠTVA

Osnivač će u svako doba imati pravo da vrši uvid u djelatnost, pregleda prostorije i finansijsko poslovanje Društva.

Vođenje finansijske dokumentacije će se vršiti prema važećim zakonima i propisima Crne Gore u vezi sa svakim poslom i biće u svako razumno vrijeme dostupno osnivaču ili od njega ovlašćenim licima

Osnivač može odlučiti da poslove pregleda i revizije poslovanja Društva povjeri revizorskoj firmi, po svom izboru.

TROŠKOVI POSLOVANJA

Čl.13

Osnivač odgovara za obaveze Društva cjelokupnom svojom imovinom:

- 1) ako zloupotrijebi Društvo, da bi dostigao cilj koji je za njega zabranjen;
- 2) ako Društvo upotrijebi da bi oštetio povjerioce;
- 3) ako suprotno propisima, postupi sa imovinom Društva, kao da je u pitanju njegova lična imovina;

- 4) ako smanji imovinu Društva u svoju korist ili u korist drugog lica, a znao je ili je morao znati da Društvo neće biti u stanju da izmiri svoje obaveze prema trećim licima.

Troškovi poslovanja Društva biće za svaku godinu predviđeni i odobravani u finansijskom planu Društva za predmetnu poslovnu godinu. Na kraju svake poslovne godine, Društvo je dužno da u roku utvrđenom pravilima (Statutom) Društva i u skladu sa važećim propisima sastavi završi račun (bilans).

SNOŠENJE RIZIKA I POKRIVANJE GUBITAKA

Čl.14

Osnivač snosi rizik za poslovanje Društva do visine uloga koji je investirao za osnivanje Društva. Ako Društvo ima gubitak u poslovanju, osnivač može odlučiti da putem dopunske uplate pokrije gubitak koji je nastao.

Gubitak u poslovanju može se namiriti i putem smanjenja osnovnog kapitala Društva, o čemu odlučuje osnivač.

Gubici u poslovanju se mogu pokrivati i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

ODGOVORNOST ZA OBAVEZE

Čl.15

Društvo u pravnom prometu može da zaključuje ugovore i vrši druge poslove i radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti i u prometu istupa u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za tuđi račun i u tuđe ime i za tuđi račun.

Čl.16

Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom.

Osnivač ne odgovara za obaveze Društva, a snosi rizik u poslovanju Društva do visine svog osnivačkog uloga.

Osnivač odgovara za obaveze Društva u slučajevima i pod uslovima propisanim Zakonom o privrednim društvima.

Čl.17

ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE DRUŠTVA

Poslove zastupanja i predstavljanja Društva vrši izvršni direktor Marija Janković sa JMB:2710990217976 iz Podgorice, adresa ul.Radosava Burića 33, ovlašćena je da pojedinačno i neograničeno zastupa Društvo u pravnom prometu u zemlji i inostranstvu.

IZVRŠNI DIREKTOR DRUŠTVA

Izvršni direktor društva je izvršni organ. Djelokrug rada izvršnog direktora je da:

- odgovoran je za zakonitost Društva, u okviru svojih ovlašćenja

- upravlja imovinom Društva, u skladu sa zakonom i odlukom vlasnika udjela
- predlaže unutrašnju organizaciju Društva
- Donosi dokument o sistematizaciji radnih mjesta
- sklapa ugovore i preuzima druge pravne radnje u domaćoj i spoljnoj trgovinskoj razmjeni
- odlučuje o zapošljavanju lica u Društvo, zaključuje ugovoru o radu, odlučuje o disciplinskoj odgovornosti zaposlenih i drugim poslovima iz oblasti radnih odnosa u skladu sa zakonom,
- Obavlja druge poslove , predviđene zakonom i ovim statutom.
- Izvršni direktor treba da postupa sa pažnjom dobrog privrednika i vrši druge poslove po ovlašćenju osnivača Društva.

Pored poslova iz stava 1 ovog člana, izvršni direktor obavlja i druge poslove koji Zakonom, odlukom ili ovim statutom nijesu dati u djelokrug drugih organa društva.

Izvršni direktor društva se bira na period od četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora, s tim da može i prije vremena biti razriješen dužnosti na koju je postavljen.

Izvršni direktor društva istupa u ime i za račun društva.

IZBOR, OPOZIV I DJELOKRUG ORGANA DRUŠTVA

Čl.18

Osnivač, kao vlasnik Društva, na osnovu uloženog kapitala, upravlja cjelokupnim radom i poslovanjem Društva.

U slučaju da osnivač odredi da je za poslovanje neophodno, može formirati odbor direktora ili skupštinu društva.

Članovi skupštine kao i članovi odbora direktora, ne mogu biti lica koja su osuđivana za krivično djelo protiv privrede i službene dužnosti za koju su nastupile pravne posljedice osude, dok te posljedice traju.

Članove skupštine kao i članove odbora direktora, bira osnivač na neodređeno vrijeme, koje ne može biti duže od pet godina, sa mogućnošću ponovnog izbora.

Čl.19

Djelokrug osnivača je da:

- donosi statut i druga normativna akta,
- utvrđuje poslovnu politiku,
- usvaja godišnji obračun i izvještaje o poslovanju,
- odlučuje o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka,
- odlučuje o statusnim promjenama, promjeni oblika i prestanku društva,
- postavlja i razrješava izvršnog direktora,

- postavlja i razrješava članove odbora direktora i članove skupštine,
- daje smjernice za rad i poslovanje izvršnog direktora,
- odlučuje o poslovnoj saradnji sa drugim društvima,
- donosi investicione odluke,
- odlučuje o osnivanju novih društava,
- oslučuje o zastupanju društva u sudskim i drugim postupcima protiv članova uprave,
- obavlja druge poslove određene zakonom.

Čl.20

Ako donošenje odluke ne trpi odlaganje, osnivač može donijeti odluku i telefonskim putem, telegrafski, mailom ili putem telefaksa.

ZAPISNIK O RADU

Čl.21

U zapisnik o sjednicama osnivača se unose podaci i materijali koji su bili predmet rasprave na sjednici. Pored ovih podataka, u zapisnik se na zahtjev osnivača unose i drugi podaci.

Čl.22

Zapisnik o radu sa prethodne sjednice osnivača se usvaja na prvoj narednoj sjednici.

Čl.23

Izvršni direktor društva može u okviru svojih ovlašćenja dati drugome pismeno punomoćje za zastupanje Društva. Izvršni direktor društva, uz saglasnost osnivača, može određenom licu, specijalizovanom za određene poslove, dati prokuru, čiji obim, vrstu i sadržinu utvrđuje svojom odlukom.

Čl 24

Pored izvršnog direktora Društvo mogu zastupati i druga ovlašćena lica, o čemu odlučuje osnivač Društva.

REZERVE DRUŠTVA

Čl.25

Društvo na kraju svake poslovne godine, iz neto dobiti izdvaja dio koji utvrđuje osnivač, u obavezni i posebni rezervni fond.

OBAVEZNI I REZERVNI FOND

Čl.26

Društvo može imati obavezni i rezervni fond, o čemu odlučuje osnivač.

U obavezni rezervni fond, svake godine od dobiti se unosi najmanje 5%, dok fond ne dostigne najmanje 10% osnovnog kapitala.

Čl.27

Obavezni rezervni fond, dok se ne dostigne zakonom utvrđen najmanji iznos, upotrebljava se samo za pokrivanje gubitaka.

Čl.28

Ukoliko se obavezna rezerva Društva smanji ispod minimuma, koji je zakonom propisan (10% osnovnog kapitala), mora se dopuniti do propisanog iznosa.

POSEBNI REZERVNI FOND

Čl.29

Društvo može imati i posebne rezervne fondove, saglasno zakonu, o čemu odlučuje osnivač Društva.

STATUSNE PROMJENE I PROMJENE OBLIKA DRUŠTVA

STATUSNE PROMJENE

Čl.30

Društvo se može spojiti sa drugim društvom (spajanjem), podijeliti na dva ili više društva (podjela), ili promijeniti oblik (promjena oblika društva).

Spajanje, pripajanje ili podjela Društva, vrši se saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima.

Odluku o statusnim promjenama Društva donosi osnivač Društva.

NAČINI PROMJENE OBLIKA DRUŠTVA

Čl.31

Društvo može promijeniti oblik u drugi oblik ako ispunjava uslove o osnivanju oblika utvrđene Zakonom o privrednim društvima.

Čl.32

Odluku o promjeni oblika Društva donosi osnivač.

PRESTANAK DRUŠTVA

Čl.33

Društvo će poslovati sve dok postoje ekonomski i zakonski uslovi za obavljanje njegove djelatnosti, a može prestati sa poslovanjem samo na način i pod uslovima zakonom propisanim.

Društvo prestaje u sljedećim slučajevima:

- 1) ako mu je izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti, zbog toga što ne ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti, a u roku određenom u izrečenoj mjeri ne ispuni te uslove, odnosno ne promjeni djelatnost,
- 2) ako prestanu da postoje prirodni i drugi uslovi za obavljanje djelatnosti,
- 3) odlukom osnivača,
- 4) ako se pravosnažnom odlukom suda utvrdi ništavnost upisa u registar,
- 5) ako ne produži registraciju saglasno zakonu,
- 6) stečajem ili likvidacijom društva,
- 7) spajanjem sa drugim društvom ili podjelom,
- 8) u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA ČOVJEKOVE SREDINE

Čl.34

Osnivač, organi i radnici Društva su dužni da organizuju obavljanje djelatnosti na način kojim se osiguravaju bezbjednost na radu kao i da preduzimaju i sprovode potrebne mjere zaštite na radu i životne sredine u skladu sa republičkim zakonima koji regulišu ovu oblast.

Društvo i dijelovi Društva su dužni da obavljaju svoje djelatnosti, čuvaju vrijednost i obezbijeduju potrebne uslove za zaštitu i unaprijeđenje čovjekove sredine i da spriječavaju uzroke i otklanjaju posljedice koje ugrožavaju prirodne i radom stvorene vrijednosti životne sredine.

IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Čl.35

Izmjene i dopune statuta mogu se vršiti u postupku i na način kao i za njegovo donošenje, odnosno od strane osnivača, a u skladu sa Odlukom o osnivanju.

Ugovor ili Odluka se prijavljuje u Centralni registar Privrednih subjekata Poreske uprave.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a počinje da proizvodi pravno dejstvo od dana registrovanja Društva u Centralni registar Privrednih subjekata Poreske uprave.

NADLEŽNO PRAVO


Na sva pitanja koja se odnose na važenje, tumačenje ili izvršenje odredba ovog Statuta, primjenjivaće se važeći propisi u Crnoj Gori.

OSNIVAČI :

DANIJEL SEKULIĆ
po specijalnom punomoćju
za ZADORIN BEKAT


DANIJEL SEKULIĆ
po specijalnom punomoćju
za ALEXANDRA GLINENKO


DANIJEL SEKULIĆ
po specijalnom punomoćju
za VALERY LITVAK



77 ДОВЕРЕННОСТЬ

Город Москва, шестнадцатого мая две тысячи восемнадцатого года.

Я, гр. Литвак Валерий, 28 марта 1963 года рождения, место рождения: СССР, гражданство: Государство Израиль, пол: мужской, паспорт гражданина Израля 21300499, документ выдан: г. Москва 14 февраля 2014 года, зарегистрирован по месту жительства по адресу: г. Москва, Госпитальный вал, д. 5, строение 12, кв. 32, (далее именуемый Доверитель), являясь учредителем с долей капитала 5% (пять) процентов в компании «СИ ТРЕЙД» («SEA TRADE») ООО КОТОР, ул. Пут Првоборца бб. Шкаляры, Котор Черногория, зарегистрированной в ЦРПС с номером 5-0393944, ИНН: 02669935,

настоящей доверенностью уполномочиваю:

Даниела Секулича из Подгорицы, Черногория, Аеродромска улица, („Поверенный“) от моего имени и за мой счет осуществлять следующие действия:

- подписать и подать форму PS02 в Центральный реестр хозяйствующих субъектов Черногории (далее в тексте ЦРПС), для того, чтобы Общество «СИ ТРЕЙД» («SEA TRADE») КОТОР, ИНН: 02669935 изменило Исполнительного директора и уполномоченного представителя (далее именуемое: Общество).

- подписать и предоставить новую редакцию текста Устава Общества в ЦРПС;

- подписать и подать Решение о назначении и увольнении исполнительного директора и Решение о назначении и увольнении уполномоченного представителя в ЦРПС;

- подписать и подать решение об изменении местонахождения, адреса для получения официальной почты и адреса основного места деятельности Общества в ЦРПС;

- провести всю процедуру для Общества в ЦРПС, и после регистрации получить решение об оформлении/ регистрации;

- получить печать зарегистрированного Общества.

Доверенность выдана сроком на пять лет, с правом передоверия полномочий по настоящей доверенности другим лицам.

Содержание статей 185-189 Гражданского кодекса Российской Федерации мне разъяснены.

Текст настоящей доверенности соответствует моим действительным намерениям. Мне понятны разъяснения нотариуса о правовых последствиях выдачи доверенности.

Информация, установленная нотариусом с моих слов, внесена в текст сделки верно.

Содержание настоящей доверенности доверителю зачитано вслух.

доверитель М.Валерий Литвак

Российская Федерация

Город Москва

Шестнадцатого мая две тысячи восемнадцатого года

Настоящая доверенность удостоверена мной, Король Викторией Алексеевной, нотариусом города Москвы.

Содержание доверенности соответствует волеизъявлению лица, выдавшего доверенность.


Доверенность подписана в моем присутствии.

Личность подписавшего доверенность установлена, его дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре: № 08/82-н/77-2018-8-3794.

Взыскано государственной пошлины (платарифу): 200 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1200 руб. 00 коп.



В.А. Король



PREVOD SA RUSKOG JEZIKA

77 A B 7301953

PUNOMOĆJE

Moskva, šesnaestog maja dvije hiljade osamnaeste godine

Ja, Litvak Valerij (Литвак Валерий na ruskom, prim. prev.) [redacted] godine, mjesto rođenja: SSSR, državljanin Države Izrael, muškog pola, pasoš državljanina Izraela 21300499, dokument je izdat u Moskvi 14. februara 2014. godine, prebivalište prijavljeno na adresi: Moskva, Hospitalnij val 5, objekat 12, stan 32, (u daljem tekstu Davalac punomoćja), budući da sam osnivač sa udjelom kapitala 5% (pet) procenata u kompaniji "SI TREJD" ("SEA TRADE) KOTOR DOO, ul. Put prvoborca bb, Škaljari, Kotor, Crna Gora, registrovanoj u CRPS pod brojem 5-0393944, PIB: 02669935, ovim punomoćjem ovlašćujem:

Danijela Sekulića iz Podgorice, Crna Gora, Aerodromska ulica, [redacted] "Punomoćnik") da u moje ime i za moj račun vrši sledeće radnje:

- potpiše i preda obrazac PS02 u Centralni registar privrednih subjekata Crne Gore (u daljem tekstu CRPS), kako bi Društvo "SEA TRADE" KOTOR, PIB: 02669935 promijenilo Izvršnog direktora i ovlašćenog zastupnika (u daljem tekstu: Društvo);
- potpiše i preda novu verziju teksta Statuta Društva u CRPS;
- potpiše i dostavi Odluku o postavljanju i razrješenju izvršnog direktora i Odluku o imenovanju i razrješenju ovlašćenog zastupnika u CRPS;
- potpiše i preda rješenje o promjeni sjedišta, adrese za prijem službene pošte i adrese glavnog mjesta poslovanja Društva u CRPS;
- sprovede cijelu proceduru za Društvo u CRPS, i da poslije registracije preuzme rješenje o upisu/registraciji;
- preuzme pečat registrovanog Društva.

Punomoćje je izdato na rok od pet godina, sa pravom prenosa ovlašćenja iz ovog punomoćja na druga lica.

Razjašnjen mi je sadržaj članova 185-189 Građanskog zakonika Ruske Federacije.

Tekst ovog punomoćja odgovara mojim stvarnim namjerama. Razumijem pojašnjenja notara o pravnim posljedicama davanja punomoćja.

Informacije koje je notar ustanovio na osnovu mog iskaza, tačno su unesene u tekst pravnog posla.

Sadržaj ovog punomoćja davaocu punomoćja je pročitano naglas.

davalac punomoćja Litvak Valerij (svojeručan potpis, prim. prev.)

Ruska Federacija

Moskva

Šesnaestog maja dvije hiljade osamnaeste godine

Ovo punomoćje sam ovjerila ja, Korolj Viktorija Aleksejevna, notar grada Moskve.

Sadržaj punomoćja odgovara izjavi volje lica koje je dalo punomoćje.

Punomoćje je potpisano u mom prisustvu.

Identitet potpisnika punomoćja je utvrđen, njegova radna sposobnost provjerena.

Zavedeno u registru: br. **08/82-Н/77-2018-8-3794**.


Naplaćena državna taksa (prema tarifi): 200 rub. 00. kopejki

Plaćeno za pružanje usluga pravnog i tehničkog karaktera: 1200 rub. 00 kop.

V. A. Korolj

/okrugli pečat sa tekstem: A. V. KOROLJ, NOTARSKI OKRUG MOSKVA/

/svojeručan potpis, prim. prev./




ТУМАС
Tatjana Jovović

za ruski jezik, postavljena u Crnoj Gori Rješenjem ministra pravde broj: 03-745-1976/17 od 29. septembra 2017. godine, na vrijeme od pet godina, potvrđuje da je ovaj prevod vjeran originalu.

Troškovi prevoda iznose _____ €

U Podgorici, dana 23. 05. 2018



Potpis


Tatjana Jovović
Татьяна Йовович
ПЕРЕВОДЧИК

русского языка, назначенная в Черногории в соответствии с Решением министра юстиции № 03-745-1976/17 от «29» сентября 2017 года, сроком на пять лет, подтверждает, что данный перевод соответствует оригиналу.

Стоимость перевода составляет _____ €


В Подгорице, дата: _____

Печать Подпись

ДОВЕРЕННОСТЬ

город Бишкек, ул. Абдрахманова, д.166, каб.55,

Восемнадцатого мая
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ



два тысячи восемнадцатого года.
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Я, гражданин Кыргызской Республики **Задорин Ренат Митхатович**, 12.02.1966 года рождения, паспорт серии AN 1998883, выдан ИИМ 50-55, от 22.10.2010 года, общегражданский паспорт серии AC 1423125 выдан ГАИРТ от 22.10.2010 года, зарегистрированный по адресу: Кыргызская Республика, г.Бишкек, г.Бишкек, 3 мкр., д.7, кв.4, - учредитель с долей капитала 90% в компании „**SEA TRADE**“ **ООО КОТОР**, ул. Пут Првоборца бб, Шкаляры, Котор Черногория, зарегистрированный в ЦРПС с номером 5- 0393944, ИНН: 02669935, (далее по тексту Общество),

настоящей доверенностью уполномочиваю гражданина Республики Черногория **Секуличу Даниэлю (SEKULIC DANIJEL)**, 04.10.1983 года рождения, паспорт серии J39BA5702, выдан Полицейским Департаментом Подгорицы, от 16.02.2010 года, проживающего по адресу: , Черногория, Подгорицы, улица Аеродромска, представлять меня и мои интересы учредителя в государственных и негосударственных органах, организациях и учреждениях Республики Черногория, подписать от моего имени и подать форму PS02 в Центральный реестр хозяйствующих субъектов Черногории (далее в тексте ЦРПС), для того, чтобы Общество изменило Исполнительного директора и уполномоченного представителя, адрес для получения официальной почты и адрес основного места деятельности Общества; подписать от моего имени и подать пересмотренный текст Устава Общества в ЦРПС; подписать от моего имени и подать Решение о назначении и увольнении исполнительного директора и Решение о назначении и увольнении уполномоченного представителя в ЦРПС; подписать от моего имени и подать решение об изменении местонахождения, адреса для получения официальной почты и адреса основного места деятельности Общества в ЦРПС; провести всю процедуру для Общества в ЦРПС, и после регистрации получить решение об оформлении/ регистрации; получить печать зарегистрированного Общества, производить все необходимые платежи, а также совершать все иные действия и формальности, связанные с исполнением данного поручения.

Полномочия по этой доверенности не могут быть переданы другим лицам.

Доверенность выдана сроком на три года.

Подпись Задорин Ренат Митхатович

18 мая 2018 года настоящая доверенность удостоверена мной, Шакировой Асель Кененбековной - частным нотариусом Первомайского нотариального округа г. Бишкек Кыргызской Республики. Лицензия МЮ КР № 670 от 04.06.2014 года.

Доверенность подписана **Задориным Ренатом Митхатовичем** в моем присутствии. Дееспособность и правоспособность его удостоверена. Зарегистрировано в реестре. Взыскано государственной пошлины. Нотариус _____



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Өлкө..... *Кыргыз Республикасы*
Ушул расмий документ
2. кол коюлду (фамилиясы) *Макирова А.К.*
3. катарында чыккан *жеке нотариус*
4. мөөр/штамп менен күбөлөндүрүлгөн (мекеменин аталышы) *Биримчи иди нотариус*
нотариалдык катмары
күбөлөндүрүлдү
5. *Бишкек шаары*
6. (датасы) *21.05.2018-ж.*
7. (күбөлөндүргөн органдын аталышы).....
Чүй-Бишкек шаарынын Биримчи иди нотариус
8. № .. *2767*
9. мөөрү/.....
10. колу .. *О.К. Софонов*





PREVOD SA RUSKOG JEZIKA

PUNOMOĆJE

grad Biškek, ul. Abrahamova 166, kab. 55,
Osamnaestog maja dvije hiljade osamnaeste godine
/Grb Kirgiske Republike/ KIRGISKA REPUBLIKA

Ja, državljani Kirgiske Republike **Zadorin Renat Mithatovič**, rođen 12. 02. 1966. godine, lična karta serije AN 1998883, izdata od strane IIM (Ministarstva unutrašnjih poslova) 50-55 dana 22. 10. 2010. godine, pasoš serije AC 1423125, izdat od strane GAIRT (Državne agencije za informacione resurse i tehnologije) dana 22. 10. 2010. godine, prijavljen na adresi: Kirgiska Republika, Biškek, 3. mikrorajon, zgrada 7. stan 4, osnivač sa udjelom kapitala 90% u kompaniji „**SEA TRADE**” **DOO KOTOR**, ul. Put prvoborca bb, Škaljari, Kotor, Crna Gora, registrovanoj u CRPS pod brojem 5-0393944, PIB: 02669935; (dalje u tekstu Društvo);

ovim punomoćjem ovlašćujem državljanina Republike Crne Gore **Danijela Sekulića (DANIJEL SEKULIĆ)**, [redacted] godine, pasoš serije [redacted] 2, izdat od strane PJ Podgorica, datum izdavanja 16. 02. 2010. godine, nastanjen na adresi: ulica Aerodromska, Podgorica, Crna Gora,

da zastupa mene i moje interese kao osnivača pred državnim i nedržavnim organima, organizacijama i ustanovama Republike Crne Gore, da u moje ime potpiše i preda obrazac PSO2 u Centralni registar privrednih subjekata (dalje u tekstu CRPS) kako bi Društvo izvršilo promjenu Izvršnog direktora i ovlašćenog zastupnika, adresu za prijem službene pošte i adresu glavnog mjesta poslovanja Društva; da u moje ime potpiše i preda revidirani tekst Statuta Društva u CRPS; da u moje ime potpiše i preda u CRPS Odluku o imenovanju i razrješenju izvršnog direktora i Odluku o imenovanju i razrješenju ovlašćenog zastupnika; da u moje ime potpiše i preda odluku o promjeni sjedišta, adrese za prijem službene pošte i adrese glavnog mjesta poslovanja Društva, da sprovede kompletnu proceduru za Društvo u CRPS, i da poslije registracije preuzme odluku o upisu/registraciji; da vrši sva neophodna plaćanja, kao i da obavlja sve druge radnje i formalnosti u vezi sa izvršenjem ovog naloga.

Ovlašćenja iz ovog punomoćja **ne mogu biti** predata drugim licima.
Punomoćje je izdato na rok od **tri godine**.

Potpis Zadorin Zadorin Renat Mithatovič /svojeručan potpis/

18. maja 2018. godine ovo punomoćje sam ovjerila ja, Šakirova Asel Kenenbekovna, privatni notar Prvomajskog notarskog okruga u Biškeku, Kirgiska Republika. Licenca МЮ КП № 670 од 04. 06. 2014. godine.

Punomoćje je u mom prisustvu potpisao **Zadorin Renat Mithatovič**. Njegov identitet je potvrđen, radna i pravna sposobnost su provjerene.

Zavedeno u registru pod br. 2234 /Okrugli pečat notara/
Naplaćena državna taksa (nečitko, prim. prev.)
Notar /svojeručan potpis/

/Sastavni dio ovog punomoćja je i apostil na kirgiskom jeziku, na kome je pod tačkom 6. evidentan datum 21. 05. 2018, a pod tačkom 8. br. 2766, prim. prev./



TUMAČ
Tatjana Jovović

za ruski jezik, postavljena u Crnoj Gori Rješenjem ministra pravde broj: 03-745-1976/17 od 29. septembra 2017. godine, na vrijeme od pet godina, potvrđuje da je ovaj prevod vjeran originalu.

Troškovi prevoda iznose _____ €

U Podgorici, dana 28. 05. 2018.

Tatjana Jovović
Potpis

Татьяна Йозович
ПЕРЕВОДЧИК

русского языка, назначенная в Черногории в соответствии с Решением министра юстиции № 03-745-1976/17 от «29» сентября 2017 года, сроком на пять лет, подтверждаю, что данный перевод соответствует оригиналу.

Стоимость перевода составляет _____ €

В Подгорице, дата: _____

Печать

Подпись

U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima Crne Gore ("Sl. list RCG", br. 06/02 od 08.02.2002, "Sl. list CG", br. 17/07 od 31.12.2007, 80/08 od 26.12.2008, 40/10 od 22.07.2010, 73/10 od 10.12.2010, 36/11 od 27.07.2011, 40/11 od 08.08.2011) i Statuta " **SEA TRADE** " društvo sa ograničenom odgovornošću, PIB: **02669935** (u daljem tekstu: Društvo), osnivači RENAT ZADORIN, Republika Kirgizi [redacted], ALEXANDRA GLINENKO, Ruska Federacija, [redacted], VALERY LITVAK, Izrael, [redacted] ka Danijela Sekulića sa [redacted]

ODLUKU

o promjeni ovlašćenja izvršnog direktora Društva

Član 1.

Marija Janković [redacted] z Podgorice, adresa ul.Radosava Burića 33, obavlja funkciju izvršnog direktora Društva.

Član 2.

Izvršni direktor iz ove Odluke ima pravo da pojedinačno zastupa Društvo u svim pravnim poslovima u unutrašnjem i spoljno-trgovinskom prometu bez ograničenja.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

OSNIVAČI :

DANIJEL SEKULIĆ
po specijalnom punomoćju
za ZADORIN

[redacted]
DANIJEL SEKULIĆ
po specijalnom punomoćju
za ALEXANDRA GLINENKO

[redacted]
DANIJEL SEKULIĆ
po specijalnom punomoćju
za VALERY LITVAK



PREVOD SA RUSKOG JEZIKA

77 A B 5409454

PUNOMOĆJE

Moskva, sedamnaestog maja dvije hiljade osamnaeste godine

Ja, **Glinenko Aleksandra Viktorovna (Глиненко Александра Викторовна** na ruskom, prim. prev.), rođena 02. oktobra 1989. godine u ROSTOVU NA DONU, državljanka Ruske Federacije, ženskog pola, lična karta državljanina Ruske Federacije 45 12 928358, izdata od ODJELJENJA UFMS (Uprave Federalne migracione službe) RUSIJE ZA MOSKVI, REJON JUŽNO TUŠINO 14. februara 2013. godine, šifra sektora: 770-099, prijavljena na adresi: Rusija, Moskva, ulica Maršala Konjeva 14 (četnaest), stan 57 (pedest sedam), pasoš državljanina Ruske Federacije koji identifikuje državljanina Ruske Federacije izvan granica Ruske Federacije br. 72 3357744, izdat 02. marta 2013. godine od strane FMS 77001, rok važenja ističe 02. marta 2023. godine (u daljem tekstu Davalac punomoćja), budući da sam osnivač sa udjelom kapitala 5% (pet) procenata u kompaniji "SI TREJD" ("SEA TRADE) KOTOR DOO, ul. Put prvoborca bb, Škaljari, Kotor, Crna Gora, registrovanoj u CRPS pod brojem 5-0393944, PIB: 02669935, ovim punomoćjem ovlašćujem:

Danijela Sekulića ~~i: Podgorica, Crna Gora, Aerodromska ulica~~

("Punomoćnik") da u moje ime i za moj račun vrši sljedeće radnje:

- potpiše i preda obrazac PS02 u Centralni registar privrednih subjekata Crne Gore (u daljem tekstu CRPS), kako bi "SEA TRADE" KOTOR, PIB: 02669935 izvršilo promjenu Izvršnog direktora i ovlašćenog zastupnika, adresu za prijem službene pošte i adresu glavnog mjesta poslovanja Društva;
- potpiše i preda novu verziju teksta Statuta Društva u CRPS;
- potpiše i dostavi Odluku o imenovanju i razrješenju izvršnog direktora i Odluku o imenovanju i razrješenju ovlašćenog zastupnika u CRPS;
- potpiše i dostavi odluku o promjeni sjedišta, adrese za prijem službene pošte i adrese glavnog mjesta poslovanja Društva u CRPS;
- sprovede cjelokupnu proceduru za Društvo u CRPS, i da poslije registracije preuzme rješenje o upisu/registraciji;
- preuzme pečat registrovanog Društva;

Punomoćje je izdato na rok od pet godina, sa pravom prenosa ovlašćenja iz ovog punomoćja na druga lica.

Razjašnjen mi je sadržaj članova 185-189 Građanskog zakonika Ruske Federacije.

Tekst ovog punomoćja odgovara mojim stvarnim namjerama. Razumijem pojašnjenja notara o pravnim posljedicama davanja punomoćja.

Informacije koje je notar ustanovio na osnovu

(Kraj strane originala)

77 A B 5409455

mog iskaza, tačno su unesene u tekst pravnog posla.

Sadržaj ovog punomoćja davaocu punomoćja je pročitao naglas.

Davalac punomoćja Glinenko Aleksandra Viktorovna (svojeručan potpis, prim. prev.)

Ruska Federacija

Moskva

Sedamnaestog maja dvije hiljade osamnaeste godine

Ovo punomoćje sam ovjerila ja, Kondrušina Ljudmila Vladimirovna, privremeni vršilac dužnosti notara grada Moskve Luščikove Irine Anatoljevne.

Sadržaj punomoćja odgovara izjavi volje lica koje je dalo punomoćje.



PREVOD SA RUSKOG JEZIKA

Notarijski zapisnik punomoćja je utvrđen, njegova radna sposobnost provjerena.

Zavedeno u registru: br. 77/334-H/77-2018-13-102.

Naplaćena državna taksa (prema tarifi): 200 rub. 00. kopejki

Plaćeno za pružanje usluga pravnog i tehničkog karaktera: 1200 rub. 00 kop.

L. V. Kondrušina

/okrugli pečat sa tekstem: NOTAR I. A. LUŠCIKOVA. NOTARSKI OKRUG MOSKVA//svojeručan potpis, prim. prev./

/okrugli pečat sa tekstem: NOTAR I. A. LUŠCIKOVA. NOTARSKI OKRUG MOSKVA, prošiven plavom trakom i sa nalijepljenim crvenim žigom/

Ukupno prošiveno, numerisano i ovjereno pečatom 2 lista.

Potpis privremenog vršioca dužnosti notara, svoj potpis - prim. prev.

T-J



TUMAČ
Tatjana Jovović

za ruski jezik, postavljena u Crnoj Gori Rješenjem ministra pravde broj: 03-745-1976/17 od 29. septembra 2017. godine, na vrijeme od pet godina, potvrđuje da je ovaj prevod vjeran originalu.

Трошак превода износи _____ €
23.05.2018.


Potpis

TUMAČ
Tatjana Jovović
PEREVOĐIČNIK RUSKOG JEZIKA

Татьяна Йовович
ПЕРЕВОДЧИК

русского языка, назначенная в Черногории в соответствии с Решением Министра юстиции № 03-745-1976/17 от «29» сентября 2017 года, сроком на пять лет, подтверждает, что данный перевод соответствует оригиналу.

Стоимость перевода составляет _____ €

В Подгорице, дата: _____

_____ Подпись

Печать

77 A B 5409454

PUNOMOĆJE

Grad Moskva, sedamnaestog maja dvije hiljade osamnaeste godine

Ja Glinenko Alexandra Viktorovna, rođena 02. oktobra 1989. godine u ROSTOVU NA DONU, državljanstvo: Ruske Federacije, pol: ženski, lična karta državljanina Ruske Federacije broj 45 12 928358, izdata od ODJELJENJA UFMS RUSIJE ZA GRAD MOSKVU, REJON JUŽNO TUŠINO dana 14. februara 2013. godine, šifra sektora; 770-099, prijavljena na adresi: Rusija, grad Moskva, ulica Maršala Konjeva, broj 14 (četnaest), stan 57 (pedeset sedam), pasoš državljanina Ruske Federacije br. 72 3357744, izdat 02. marta 2013. godine od FMS 77001, sa rokom važnosti do 02. marta 2023. godine (u daljem tekstu: Davalac punomoćja), osnivač sa udjelom od 5% (pet) u kompaniji „SEA TRADE“ do.o. KOTOR, Crna Gora, ul. Put Prvoborca bb, Škaljari, Kotor, Crna Gora, registrovane kod CRPS pod brojem 5-0393944, sa PIB-om 02669935, ovim punomoćjem ovlašćujem:

Danijela Sekulića iz Podgorice, Crna Gora, ulica Aerodromska bb, sa JMBG:

[redacted] „pomoćnik“), da može u moje ime i za moj račun da:

- potpiše i preda obrazac PS02 Centralnom Registru Privrednih subjekata, Crne Gore (u daljem tekstu CRPS) kako bi „SEA

ДОВЕРЕННОСТЬ

Город Москва, семнадцатого мая две тысячи восемнадцатого года.

Я, гр. Глиненко Александра Викторовна, дата рождения: 02 октября 1989 года, место рождения: ГОР. РОСТОВ-НА-ДОНУ, гражданство: Российская Федерация, пол: женский, паспорт гражданина Российской Федерации 45 12 928358, выданный ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ ЮЖНОЕ ТУШИНО 14 февраля 2013 года, код подразделения: 770-099, зарегистрированная по адресу: Россия, город Москва, улица Маршала Конева, дом 14 (четырнадцать), квартира 57 (пятьдесят семь), паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации № 72 3357744, выданный 02 марта 2013 года ФМС 77001, дата окончания срока: 02 марта 2023 года (далее именуемая Доверитель), являясь учредителем с долей капитала 5% (пять) процентов в компании «СИ ТРЕЙД» («SEA TRADE») ООО, КOTOR, ул. Пут Првоборца бб, Шкаляры, Котор Черногория, зарегистрированной в ЦРПС с номером 5-0393944, ИНН: 02669935, настоящей доверенностью уполномочиваю:

Данисла Секулича из Подгорицы, Черногория, Aerodromska ulica, ИНГ:

[redacted] „Поверенный“) от моего имени и за мой счет осуществлять следующие действия:

г. Моск-

TRADE" KOTOR, PIB-om 02669935 izvršib promjenu izvršnog direktora i ovlašćenog zastupnika, sjedišta adrese za prijem službene pošte i adrese glavnog mjesta poslovanja Društva

- potpiše i preda prečišćeni tekst Statuta društva u CRPS ;
- potpiše i preda Odluku o imenovanju i razrešenju izvršnog direktora i Odluku o imenovanju i razrešenju ovlašćenog zastupnika u CRPS
- potpisati i dostaviti odluku o promjeni sjedišta, adrese za dobijanje službene pošte i adrese sjedišta Društva za obavljanje osnovne djelatnosti u CRPS;
- sprovede cjelokupnu proceduru za Društvo u CRPS, kao i da po izvršenoj registraciji preuzme rješenje o upisu/registraciji;
- preuzeti pečat registrovanog Društva.

Ovo punomoćje važi pet godina, sa pravom ustupanja ovlašćenja po ovom punomoćju na druga lica.

Sadržaj članaka 185-189 Građanskog zakonika Ruske Federacije mi je pojašnjen.

Tekst ovog punomoćja odgovara mojim namjerama. Shvatila sam pojašnjenja notara o pravnim posljedicama punomoćja.

Informacije koje je notar ustanovio na osnovu

- подписать и подать форму PS02 в Центральный реестр хозяйствующих субъектов Черногории (далее в тексте ЦРПС), для того, чтобы Общество «СИ ТРЕЙД», КОТОР, ИНН: 02669935, изменило Исполнительного директора и уполномоченного представителя, адрес для получения официальной почты и адрес основного места деятельности Общества;
- подписать и предоставить новую редакцию текста Устава Общества в ЦРПС;
- подписать и подать Решение о назначении и увольнении исполнительного директора и Решение о назначении и увольнении уполномоченного представителя в ЦРПС;
- подписать и подать решение об изменении местонахождения, адреса для получения официальной почты и адреса основного места деятельности Общества в ЦРПС;
- провести всю процедуру для Общества в ЦРПС, и после регистрации получить решение об оформлении/ регистрации;
- получить печать зарегистрированного Общества;

Доверенность выдана сроком на пять лет, с правом на передоверие полномочий по настоящей доверенности другим лицам.

Содержание статей 185-189 Гражданского кодекса Российской

77 А В 5409455

mojeg iskaza unesene su u tekst pravnog
posla vjerno. Sadržaj ovog punomoćja
davaocu punomoćja je pročitan na glas.

Федерации мне разъяснены.

Текст настоящей доверенности
соответствует моим действительным
намерениям. Мне понятны разъяснения
нотариуса о правовых последствиях выдачи
доверенности.

Информация, установленная
нотариусом с моих слов, внесена в текст
сделки верно.

Содержание настоящей доверенности
доверителю зачитано вслух.

Доверитель/ Davačac punomoćja

Тимченко Александра Викторовна

Российская Федерация

88-

Город Москва

Семнадцатого мая две тысячи восемнадцатого года

Настоящая доверенность удостоверена мной, Кондрушиной Людмилой Владимировной,
временной исполняющей обязанности нотариуса города Москвы Лушиковой Ирины
Анатольевны.

Содержание доверенности соответствует волеизъявлению лица, выдавшего
доверенность.

Доверенность подписана в моем присутствии.

Личность подписавшего доверенность установлена, его дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре: № 771334-н/77-2018-13-102.


Взыскано по тарифу: 200 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1200 руб.00 коп.



[Handwritten signature]

Л.В. Кондрушина



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 2 листов.

ВРИО *Молдыр-Уса*

Ja, NOTAR, **Tanja Čepić**, sa sjedištem u Podgorici, Ulica Njegoševa 3/II, potvrđujem da je ovo prepis izvorne isprave: KOPIJE PUNOMOĆJA.

Izvorna isprava ispisana je i ima 4 stranice.

Izvornu ispravu je notaru predočila stranka DANIJEL SEKULIĆ, Podgorica, JMBG [redacted] (Pasoš [redacted])

Naknada za rad notara za ovjeru po tarifnom broju 7 NT u iznosu od 3,75 €, i troškovi u iznosu od 1,00 € sa PDV-om od 1,00 €, što predstavlja ukupno 5,75 €, naplaćena je.



CRNA GORA

OVP-2271/2018

U Podgorici, 07.06.2018. godine

NOTAR
TANJA ČEPIĆ

PODGORICA





Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI
PROMJENE PODATAKA**

DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Registarski broj

5 - 0393944 / 004

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

"SEA TRADE" D.O.O. - PODGORICA

registrovalo promjenu podataka dana 05.06.2009 u 10:00 sati, u skladu sa odredbama
Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 05.06.2009

CRPS
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **5 - 0393944 / 004**

Datum registracije promjene: **05.06.2009**
Sjedište uprave društva: **BULEV.DŽORDŽA VAŠINGTONA BR. 1 PODGORICA**
Adresa za prijem službene pošte: **BULEV.DŽORDŽA VAŠINGTONA BR. 1 PODGORICA**
Šifra djelatnosti: **55110 Hoteli i moteli, s restoranom**
Datum donošenja osnivačkog akta: **04.07.2007**
Datum donošenja Statuta: **04.07.2007** Datum promjena Statuta: **29.05.2009**

Lica u društvu:

<p><i>Svojstvo:</i> Osnivač <i>Ovlašćenje:</i> <i>do visine osnivačkog uloga</i> Ime i prezime: <u>VALERY ZADORIN</u> Adresa: <input type="text"/> Matični broj ili br. pasoša: <input type="text"/></p>
<p><i>Svojstvo:</i> izvršni direktor Ime i prezime: <u>SLAVEN MILIĆ</u> Adresa: <input type="text"/> Matični broj ili br. pasoša: <input type="text"/></p>
<p><i>Svojstvo:</i> Ovlašćeni zastupnik <i>Ovlašćenje:</i> <i>pojedinačno</i> Ime i prezime: <u>SLAVEN MILIĆ</u> Adresa: <input type="text"/> Matični broj ili br. pasoša: 0009909210015</p>
<p><i>Svojstvo:</i> Ovlašćeni zastupnik <i>Ovlašćenje:</i> <i>pojedinačno</i> Ime i prezime: <u>VALERY ZADORIN</u> Adresa: <input type="text"/> Matični broj ili br. pasoša: <input type="text"/></p>

5 - 0393944 / 004

Svojstvo: **Osnivač**

Ovlašćenje: *do visine osnivačkog uloga*

Ime i prezime: **PAVEL ZADORIN**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

M.P.



REGISTRATOR

Pavel Terzić
ODEJAN TERZIĆ

PRAVNA POUKA: Ovaj akt je konačan. Protiv istog može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom RCG, u roku od 30 dana od dana prijema potvrde.

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Formular za registraciju osnivanja / promjene podataka

POČETNA REGISTRACIJA []
 PROMJENA PODATAKA [x]

Oblik obavljanja privredne djelatnosti:

- KD AD
 NVO Ustanova

- DOO OD
 Zadruga Ostali

06-2009
 104/RC

PUNI NAZIV: „SEA TRADE“ d.o.o. Društvo za proizvodnju trgovinu i usluge

Skraćeni naziv: „SEA TRADE“ d.o.o.

Rok na koji se društvo osniva: NEODREĐENO

Registarski broj: 5-0393944/001

*popunjava se kad je registracija promjene podataka

Podaci o Statutu: Datum donošenja: Datum izmjena: 29.05.2009.

Podaci o Ugovoru/odluci o osnivanju: Datum zaključenja/donošenja: Datum dopuna:

ADRESA UPRAVE Mjesto **PODGORICA**
 Sjedište: **PODGORICA**
 Ulica i broj: **Đžordža Vašingtona br.1**

ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE: Mjesto **Đžordža Vašingtona br.1**
 Ulica i broj:
 *popunjava se ako je drugačije od adrese uprave

Rezervisani naziv
 Broj i datum potvrde o rezervisanom nazivu:
 *popunjava se ukoliko je izvršena rezervacija

Prijava se podnosi preko: Zastupnika Punomoćnika


Broj i datum potvrde upisa ovlaštenog podnosioca


Elektronska prijava


*popunjava se u slučaju elektronske prijave

Podnosilac prijave:

Ime i prezime: **Milan Bigović** Adresa:
 Jedinstveni matični broj:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.
 Potpis podnosioca:  *pečat je obavezan kod prijave promjene podataka



Potvrda registratora:  M.P. 1
 *potpis i pečat registratora

Pretežna djelatnost:

5 5 1 1 0

Hoteli..

Podaci o osnovnom kapitalu:

Ukupan osnovni kapital:

10.000,00

novčani+nenovčani

novčani

iznos:

10.000,00

nenovčani

iznos:

*podaci o kapitalu se unose u eurima

Promjene osnovnog kapitala (povećanje/smanjenje):

Povećanje

Novčani

Iznos

Smanjenje

Nenovčani

Iznos

*popunjava se u slučaju promjene osnovnog kapitala

Ukupan osnovni kapital nakon izmjena:

Iznos

novčani+nenovčani

Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz formular

Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija:

Rješenje priloženo

DA

NE

*popunjava se samo za AD

Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz formular

Rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije:

Rješenje priloženo

DA

NE

*popunjava se samo za AD

Kontakt:

Telefon:

+ 382

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

+ 382

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

+ 382

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Fax:

+ 382

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Elektronska adresa E-mail:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


Adresa internet strane:

www.

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:




*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora:

*potpis i pečat registratora

M.P.

2

Podaci o osnivačima:

Status: Osnivač Član DOO Akcionar Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*upisati status

Poslovno ime/
Ime i prezime:

Pavel Zadorin

Sjedište/Adresa:

Mjesto

Moskva

Država

RUSIJA

Ulica

Broj

Matični broj/
jedinствени
matični broj:

63 NO 0266758

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja
i za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

Udio: 50 %

*akcionar ne popunjava podatke o udijelu

Status: Osnivač Član DOO Akcionar Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*upisati status

Poslovno ime/
Ime i prezime:

Valery Zadorin

Sjedište/Adresa:

Mjesto

Moskva

Država

Rusija

Ulica

Broj

Matični broj/
jedinствени
matični broj:*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja
i za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

Udio: 50 %

*akcionar ne popunjava podatke o udijelu

Status: Osnivač Član DOO Akcionar Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

* upisati status

Poslovno ime/
Ime i prezime:

Sjedište/Adresa:

Mjesto

Država

Ulica

Broj

Matični broj/
jedinствени
matični broj:*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja
i za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru


Udio: %

*akcionar ne popunjava podatke o udijelu

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:




*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora:

*potpis i pečat registratora

M.P.

3

Podaci o direktoru i/ili organima upravljanja

Naziv organa upravljanja

Odbor direktora

Upravni odbor

Skupština

Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

Predsjednik organa upravljanja

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena

ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno

Kolektivno

sa

*upisati sa klm ako je kolektivno

Članovima organa upravljanja

Sekretarom društva

Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

[Handwritten signature]



*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora:

[Handwritten signature]

*potpis i pečat registratora

M.P.

4

Revizor društva†Poslovno ime /
Ime i prezime:Matični broj
/jedinствeni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Član organa upravljanja

Ime i prezime:

Jedinствeni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena

ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno

Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva


Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponudenog

Članstvo u drugim
odborima i položaji u
drugim društvima:Mjesto registracije tih
društava (ako nije u Crnoj
Gori):**IZJAVA:**

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka



† Popunjava se samo za Akcionarsko društvo

Potvrda registratora:

*potpis i pečat registratora

M.P.

6

Član organa upravljanja

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: _____ ***potpis**

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa _____ *upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog


Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:





*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora:

*potpis i pečat registratora

M.P.

7

Član organa upravljanja

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: _____ ***potpis**

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa _____ *upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca: _____

[Handwritten signature]



*pečat je obavezan kod prijave/promjene podataka

Potvrda registratora: _____

M.P.

*potpis i pečat registratora

POBACI O DRUGIM ZASTUPNICIMA

Ime i prezime: **VALERY ZADORIN**

Jedinstveni matični broj:

Adresa: **MOSKVA, RUSIJA**
*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Funkcija u privrednom subjektu: **OVLAŠĆENI ZASTUPNIK**
*upisuje se samo ukoliko je zastupnik ima

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena
*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno sa
*upisati sa kim ako je kolektivno

Ime i prezime: **PAVEL ZADORIN**

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Funkcija u privrednom subjektu:
*upisuje se samo ukoliko je zastupnik ima


Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena
*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno sa
*upisati sa kim ako je kolektivno

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca:

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: _____

M.P.

9

*potpis i pečat registratora

PODACI O DJELOVIMA DRUŠTVA

Ime dijela društva:		
Sjedište:	Mjesto	
	Ulica	broj

Pretežna djelatnost:

<input type="checkbox"/>							

Zastupnik:

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Ime dijela društva:		
Sjedište:	Mjesto	
	Ulica	broj

Pretežna djelatnost:

<input type="checkbox"/>							

Zastupnik:

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

IZJAVA:
 Garantujem za tačnost unijetih podataka.
 Potpis podnosioca: _____

[Signature]

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka



Potvrda registratora: _____
*potpis i pečat registratora

M.P.

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 136955
Datum: 05.06.2009

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 05.06.2009, pod registarskim brojem 5-0393944/004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "SEA TRADE" D.O.O. - PODGORICA. Odlukom od 05.06.2009. godine upisuje se promjena sjedišta tako da je sada sjedište PODGORICA, Bul.Džordža Vašingtona br. 1 i vrši se promjena Statuta od 05.06.2009. godine usljed promjene sjedišta . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

04 12.06.09
W

Registrator

Dejan Terzić

TERZIĆ DEJAN

Na osnovu Zakona o Privrednim društvima osnivači društva "SEA TRADE" d.o.o Podgorica osnivači Društva, dana 05.06.2009. godine donose:

izmjenjeni
S T A T U T
Društva sa ograničenom odgovornošću
"SEA TRADE" d.o.o.
Podgorica

član 1.

OPŠTE ODREDBE

Osnivači Društva su:

1. VALERY ZADORIN, pasoš broj 51 NO 3600049, Moskva

2. PAVEL ZADORIN, pasoš broj 63 NO 0266758, Moskva

član 2.

FIRMA, SJEDIŠTE, PEČAT i ŠTAMBILJ

Društvo posluje pod firmom:

"SEA TRADE" d.o.o..Podgorica

Skraćeni naziv firme: "SEA TRADE" d.o.o. Podgorica

Sjedište Društva je: Bulevar Đžordža Vašingtona br.1, Podgorica

Adresa na koju se šalje zvanična pošta je: Bulevar Đžordža Vašingtona br.1

Naziv firme i sjedište Društva mogu mijenjati osnivači.

Društvo ima pečat standardnog okruglog ili pravougaonog oblika sa punim nazivom firme.

Društvo ima štambilj pravougaonog oblika sa skraćenim nazivom firme i linijama za upis broja i datuma.

član 3.

ODGOVORNOST DRUŠTVA I ČLANOVA

Društvo u pravnom prometu može da zaključuje ugovore i vrši druge poslove u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti.

U prometu Društvo istupa u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za tuđ račun u tuđe ime i za tuđ račun.

Za svoje obaveze Društvo odgovara cjelokupnom svojom imovinom (Potpuna odgovornost)

Osnivači ne odgovaraju za obaveze Društva a snose rizik u poslovanju do visine svog uloga.

Privid pravne lčnosti

Osnivači za obaveze Društva odgovaraju cjelokupnom svojom imovinom u slučaju:

- ako zloupotrebe Društvo da bi postigli cilj koji je za njih zabranjen;
- ako Društvo upotrijebe da bi oštetili povjerioce;
- ako suprotno propisima, postupe sa imovinom Društva kao da je u pitanju njihova imovina;
- ako smanje imovinu Društva u svoju korist ili u korist drugog lica a znali su ili su morali znati da Društvo neće biti u stanju da izmiri obaveze prema trećim licima.

član 4.

OSNOVNI KAPITAL i ULOZI OSNIVAČA

Osnivači su obezbjedili za početak rada društva kapital u iznosu od 10.000,00 eura.

Učešće osnivača u početnom kapitalu:

1. VALERY ZADORIN.....5.000,00 EURA

2. PAVEL ZADORIN.....5.000,00 EURA

Osnivači su saglasni da raspodjela osnivačkog kapitala bude u srazmjeri 50 : 50 što je odnos među osnivačima u upravljanju, odlučivanju i odgovornostima, raspodjeli dobiti i snošenju rizika.

Ako osnivači odluče da je Društvu potreban dodatni kapital preko iznosa početnog kapitala, sredstva će biti obezbijeđena iz sledećih izvora:

- iz neraspoređene dobiti;
- iz kredita;
- putem povećanja uplate kapitala.
- Sve što nije posebno uređeno Statutom u pogledu osnivačkih ulaganja, primjenjivaće se pozitivni zakonski propisi koji se primjenjuju u Crnoj Gori.

Povećanje osnivačkog kapitala od strane jednog ili više osnivača putem novčane uplate ili drugim načinom koji je definisan ovim statutom ne znači i promjenu odnosa u vlasništvu društva po automatizmu. Eventualne promjene odnosa u vlasništvu biće definisane posebnom odlukom osnivača društva.

član 5.

PRIJEM NOVIH ČLANOVA I LICA

Osnivači mogu donijeti odluku da prime nove članove i lica u Društvo.

O visini uloga iz prethodnog stava Odluku donose osnivači.

Odluka se donosi u pismenoj formi.

O pristupanju novih članova i lica u Društvo, sačinjava se Ugovor u pismenoj formi, kojim se uređuju novi odnosi u Društvu.

Ugovor se prijavljuje registarskom sudu.

član 6.

NAKNADNI UNOS IMOVINE I STVARI U DRUŠTVO

Ukoliko osnivači odluče da nabave, za obavljanje djelatnosti Društva, nepokretnu ili pokretnu imovinu i to urade i ocijene da su nastali novi odnosi, nabavke se prijavljuju registarskom sudu kao povećanje osnovnog kapitala.

Ako osnivači ocijene da je Društvu potreban obrtni kapital preko iznosa uplaćenog kapitala, sredstva će se obezbjeđivati na sledeći način:

- iz neraspoređene dobiti;
- iz kredita koji će osnivači obezbjeđiti preko poslovnih banaka;
- uplatom novčanih sredstava, koja ima karakter povećanja kapitala.

član 7.

DJELATNOST DRUŠTVA

Društvo se registruje za obavljanje sledećih djelatnosti:

IZDAVAČKA DJELATNOST

22110 Izdavanje knjiga, brošura muzičkih knjiga i publikacija

22120 Izdavanje novina

22130 Izdavanje časopisa i sličnih periodičnih izdanja

22140 Izdavanje zvučnih zapisa

22150 Ostala izdavačka djelatnost

GRAĐEVINARSTVO

45110 Rušenje i razbijanje objekata

45210 Grubi građevinski radovi ispecifični radovi niskogradnje

45250 Ostali građevinski radovi uključujući i specijalizovane radove

45310 Postavljanje električnih instalacija i opreme

45320 Izolacioni radovi

45410 Malterisanje

45430 Postavljanje podnih i zidnih obloga

45440 Bojenje i zastakljivanje
45440 Ostali završni radovi

TRGOVINA

Trgovina na veliko i malo i posredovanje u trgovini

51110 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, živih životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
51120 Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija
51130 Posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijal
51150 Posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo, metalne i gvoždarske robe
51160 Posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, obuće i predmeta od kože
51170 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
51180 Posredovanje u soecijalizovanoj prodaji posebnih proizvoda ili grupe proizvoda
51190 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
50100 Prodaja motornih vozila (Prodaja na veliko i malo novih korišćenih vozila)
51200 Održavanje i opravka motornih vozila
50300 Prodaja djelova i pribora za motorna vozila
51210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje
51220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem
51310 Trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom
51320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
51330 Trgovina na veliko mloječnim proizvodima, jajima, jestivim uljem i mastima
51340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima
51350 Trgovina na veliko duvanskim prerađevinama
51360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera
51370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima
51380 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom
51390 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribu, ljuskare i mekušce
51410 Trgovina na veliko tekstilom
51420 Trgovina na veliko odjećom i obućom
51430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima
51440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, lakovima, bojama, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje
51450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
51460 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera
51470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo (najmeštaj, podni pokrivači, nakit, muzički instrumenti i sl)
51530 Trgovina na veliko drvetom i građevinskim materijalom
51540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za centralno grijanje
51550 TRgovina na veliko hemijskim proizvodima
51560 Trgovina na veliko ostalim reprodukcioniim materijalima
51640 Trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom
51650 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju
51700 Trgovina na veliko različitim robama, bez posebne specijalizacije, koja nije na drugom mjestu klasifikovana.

Trgovina na malo

52110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hranom pićima i duvanom
52212 Trgovina na malo u prodavnicama mješovite robe
52210 Trgovina na malo voćem i povrćem
52220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa
52230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima
52240 Trgovina na malo hlebom, kolačima i slatkišima
52250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima
52260 Trgovina na malo proizvodima od duvana
52270 Trgovina na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama
52230 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima
52410 Trgovina na malo tekstilom
52420 Trgovina na malo odjećom
52430 Trgovina na malo obućom i proizvodima od kože
52440 Trgovina na malo namještajem i opremom za osvetljenje

52450 Trgovina na malo aparatima za domaćinstvo,radio i televizijskim uređajima
52460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom
52470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom
52480 Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama (osim oružja i municije)

TURIZAM

63300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora
55232 Turistički smještaj u domaćoj radinosti

UGOSTITELJSTVO

55300 Restorani (Restorani,kafeterije,hamburger barovi,picerije,kiosci s prženim mesom,ribom i krompirom)
55400 Barovi)Kafane, barovi, noćni barovi, pivnice, vinarnice i slično)

SAOBRAĆAJ

60211 Prevoz putnika u drumskom saobraćaju
60250 Prevoz robe u drumskom saobraćaju

NEKRETNINE

70110 Razvoj projekata o nekretninama
70120 Kupovina i prodaja nekretnina ,za sopstveni račun.
70200 Iznajmljivanje nekretnina
70310 Agencije za nekretnine
70320 Upravljanje nekretninama za tuđ račun
72100 Pružanje savjeta u vezi s kompjuterskom opremom
72200 Pružanje savjeta i izrada kompjuterskih programa
72300 Obrada podataka
72400 Izrada baza podataka
72500 Oправка i održavanje računarskih mašina
72600 Ostale aktivnosti u vezi s kompjuterima

OBRAZOVANJE

80103 Osnovno obrazovanje posebnog tipa
80104 Predškolsko obrazovanje
80210 Opšte srednje obrazovanje
80220 Tehničko i stručno srednje obrazovanje
80311 Više ekonomske-upravne škole
80312 Više tehničke škole
80313 Više medicinske škole
80314 Više poljoprivredne i šumarske škole
80315 Više pedagoške škole
80316 Više umjetničke škole
80319 Ostale više škole
80321 Prirodno matematički i fakultet
80322 Tehnički fakultet
80323 Poljoprivredni fakultet
80324 Medicinski fakultet
80325 Fakultet društvenih nauka
80326 Fakultet društvenih nauka
80329 Ostale

OSTALE KOMUNALNE ,DRUŠTVENE I LIČNE USLUŽNE AKTIVNOSTI

90000 Odstranjivanje otpadaka i smeća,sanitarne i slične aktivnosti

91110 Djelatnost poslovnih udruženja
91120 Djelatnost strukovnih udruženja
91330 Djelatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja na drugom mjestu nepomenutih
92110 Kinematografska i video proizvodnja
92120 Kinematografska i video distribucija
92130 Prikazivanje filmova
92310 Umjetničko i književno stvaralaštvo i scenska umjetnost
92320 Rad umjetničkih ustanova
92330 Vašarske aktivnosti i aktivnosti zabavnih parkova
92340 Ostale zabavne aktivnosti na drugom mjestu nepomenute

SPOLJNOTRGOVINSKI POSLOVI

- Uvoz i izvoz iz oblasti registrovanih djelatnosti
- Međunarodni špediterski poslovi
- Poslovi posredovanja u spoljnotrgovinskom prometu
- Zastupanje u prometu roba i usluga
- Međunarodna špedicija
- Predstavljanje inostranih firmi
- Zastupanje inostranih firmi
- Konsignacioni poslovi
- Malogranični promet
- Reeksport
- Usluge u oblasti registrovanih djelatnosti

FINANSIJSKO POSLOVANJE

65121 BANKARSKJE ORGANIZACIJE
65123 OSTALO ŠTEDNO KREDITNO POSLOVANJE
65210 FINANSIJSKI LIZING
65220 OSTALO KREDITNO IZNAJMLJIVANJE NOVCA
65231 OBAVLJANJE PLATNOG PROMETA U ZEMLJI
65232 OSTALO FINANSIJSKO POSREDOVANJE
67110 UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM TRŽIŠTEM /DJELATNOST BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI/
67120 POSREDOVANJE U POSLOVIMA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI
67130 POMOĆNE AKTIVNOSTI U FINANSIJSKOM POSREDOVANJU
67200 POMOĆNE AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE I PENZIJSKE FONDOVE/AKTIVNOST AGENATA OSIGURANJA/

GRAĐEVINARSTVO

45110-Rušenje i razbijanje objekata
45210-Grubi građevinski radovi i specifični radovi niskogradnje,
45310-Postavljanje električnih instalacija i opreme,
45320-Izolacioni radovi,
45410-Malterisanje,
45430-Postavljanje podnih i zidnih obloga
45440-Bojenje i zastakljivanje,
45450-Ostali završni radovi

član 8.

POSLOVNA POLITIKA, UPRAVLJANJE I ZASTUPANJE

1. Poslovna politika

Osnovu poslovne politike određuju osnivači.

Poslovnu politiku osnivači će voditi u skladu sa važećim propisima i poslovnim moralom.

Osnivači mogu donijeti Odluku o otvaranju poslovnih jedinica u drugo mjesto ili Republiku.

Poslovne jedinice se registruju kod registarskog suda u skladu sa Zakonom.

Poslovne jedinice namaju svojstvo pravnog lica.

2.Upravljanje

Društvom upravljaju osnivači u skladu sa važećim zakonskim propisima, zdravim poslovnim i finansijskim principima i u skladu sa praksom zdravog rukovođenja.

3.Zastupanje

Društvo zastupa Izvršni direktor i Zamjenik izvršnog direktora bez ograničenja.

U spolnotrgovinskom prometu Društvo zastupaju Izvršni direktor bez i Zamjenik izvršnog direktora bez ograničenja

Osnivači mogu odrediti lice, koje će u određenim poslovima, u skladu sa datim ovlašćenjima zastupati Društvo.

Ovlašćenje se donosi u pismenoj formi i dostavlja registarskom sudu.

Ukoliko Izvršni direktor nije i osnivač, ako dava ovlašćenje trećem licu, za davanje ovlašćenja mora imati saglasnost osnivača.

Izvršni direktor i Zamjenik izvršnog direktora pored zastupanja imaju prava i obaveze:

- organizuju i rukovode procesom rada i poslovanja Društva;
- odgovorni su za zakonitost rada Društva;
- potpisuju izvještaje koji se dostavljaju državnim organima;
- raspolazu imovinom Društva. Ako Izvršni direktor i Zamjenik izvršnog direktora nijesu i osnivači, osnivači posebnom odlukom određuju do koje visine Izvršni direktor i Zamjenik izvršnog direktora samostalno raspolazu imovinom Društva.
- potpisuju poslovne ugovore iz djelatnosti Društva;
- potpisuju dokumenta iz radnih odnosa;
- potpisuju dokumenta za isplate i plaćanja, koja se vrše preko poslovnih banaka;
- potpisuju i druga dokumenta iz obavljanja registrovanih djelatnosti;

Ako Izvr

šni direktor i Zamjenik izvršnog direktora nijesu i osnivači, za svoj rad odgovaraju osnivačima.

4.Postavljanje Izvršnog direktora i Zamjenika izvršnog direktora

Izvršnog direktora i Zamjenika izvršnog direktora postavljaju osnivači posebnom odlukom.

Zamjenik izvršnog direktora nije u obavezi da bude u radnom odnosu.

5.Mandat Izvršnog direktora i Zamjenika izvršnog direktora

Mandat Izvršnog direktora i Zamjenika izvršnog direktora traje neograničeno, sve dok osnivači ne odluče da ih zamijene.

Odluku o smjeni osnivači donose u pismenoj formi. Odlukom se obrazlažu razlozi smjene.

Izvršni direktor i Zamjenik izvršnog direktora mogu pojedinačno donijeti odluku o prestanku vršenja te funkcije. Odluku u pismenoj formi dostavljaju osnivačima. Osnivači razmatraju podnijetu ostavku i donose rješenje kojim prihvataju ili odbijaju ostavku. Ukoliko Izvršni direktor podnese ostavku, na dužnost mora ostati najmanje 30 dana od dana podnošenja ostavke, ukoliko se sa osnivačima drugačije ne sporazumije.

Prilikom prestanka rada Izvršnog direktora i Zamjenika izvršnog direktora, sačinjava se zapisnik o primopredaji dužnosti, kojom se obuhvataju svi elementi iz djelokruga rada direktora, kao i primopredaja stvari i dokumenta kojima su raspolagali. Promjena Izvršnog direktora i njegovog zamjenika prijavljuje se registarskom sudu.

član 9.

PLANIRANJE

Osnivači donose dugoročne i kratkoročne planove. Planovi se donose na godišnjem nivou ili za kraće periode u toku godine.

Poslovna godina poklapa se sa kalendarskom. Izmjene i dopune planova donose osnivači.

član 10.

POSLOVNE KNJIGE

Poslovne knjige vodiće se po važećim propisima i u skladu sa Zakom o računovodstvu.

Poslovne knjige će se voditi u sjedištu Društva: Vođenje poslovnih knjiga može biti povjereno pravnom licu registrovanom za obavljanje tih poslova ili fizičkom licu koje ima položen stručni ispit. Kada se vođenje poslovnih knjiga povjeri pravnom ili fizičkom licu, odgovornost za zakonito vođenje poslovnih knjiga reguliše se ugovorom sa tim pravnim ili fizičkim licem.

Poslovne knjige su:

- Glavna knjiga;
- Dnevnik i
- Pomoćne knjige

Za uredno vođenje knjiga odgovoran je Izvršni direktor, ukoliko odgovornost nije prenijeta rješenjem na radnika koji vodi knjige ili ugovorom na pravno ili fizičko lice.

član 11.

INVENTARISANJE – Popis imovine

Popis imovine (inventarisanje) vrši se obavezno na kraju poslovne godine.

Popis imovine obavezno se vrši prilikom pripajanja ili spajanja sa drgim Društvom.

Obavezan popis se vrši i u slučaju stečaja ili likvidacije Društva.

Odluku o popisu imovine donosi Izvršni direktor.

Popis imovine vrši se na za to propisane popisne liste.

Popis imovine vrši popisna komisija.

Rješenje o vremenu popisa, broju članova popisne komisije i licima koja će vršiti popis donosi Izvršni direktor.

Uputstvo o načinu vršenja popisa donosi Izvršni direktor.

Popis može biti potpun ili djelimičan.

Djelimičnim popisom obuhvataju se stvari i robe koje su navedene u odluci o popisu.

Potpuni popis obuhvata:

- osnovna sredstva;
- obrtna sredstva (materijal, sitem inventar, robu u skladištima i prodavnicama, autogume i drugo)
- novčana sredstva (žiro račun, devizni račun, glavnu i pomoćne blagajne i drugo)
- obaveze i potraživanja (kupci, dobavljači, potraživanja od radnika, državnih i drugih organa)
- obaveze i potraživanja po kreditnim odnosima
- sumnjiva i sporna potraživanja.

Popis imovine, koji se vrši na kraju poslovne godine čini sastavni dio dokumentacije za izradu Godišnjeg računa i izvještaja o poslovanju Društva. Izvještaj o popisu imovine sastavlja Predsjednik popisne komisije.

O likvidaciji pojedinih obaveza ili potraživanja kao i o viškovima i manjkovima odluku donose osnivači.

član 12.

UKUPAN PRIHOD, TROŠKOVI POSLOVANJA, DOBITAK I GUBITAK

Društvo sastavlja Godišnji račun za svaku kalendarsku (poslovnu) godinu. Obračunom se utvrđuju rezultati poslovanja i to:

- ulupan prihod
- ukupni troškovi poslovanja
- dobitak ili gubitak.

Uz Godišnji račun sastavlja se i Poreski bilans koji se dostavlja poreskom organu u zakonom propisanom roku.

Ukoliko se ukaže potreba, bilansi se mogu sastavljati i u kraćim rokovima od Godišnjeg.

Bilansi se obavezno sastavljaju u slučaju:

- statusne promjene Društva
- na zahtjev državnih organa
- likvidacije Društva.

Izvještaj o poslovanju sačinjava Izvršni direktor. Bilans Društva odobravaju osnivači.

1. Ukupan prihod

Ukupan prihod Društvo ostvaruje svojim poslovnim aktivnostima za koje je registrovano.

U ukupan prihod ulaze prihodi od dotacija, subvencija, prihodi od finansiranja, kapitalni dobiti, vanredni i ostali prihodi.

2. Troškovi poslovanja

Troškovi poslovanja Društva čine troškovi ostvareni za period za koji se sastavlja Bilans.

Godišnje troškove poslovanja Društva čine ostvareni troškovi za kalendarsku godinu i vanredni i ostali rashodi iz ranijih godina.

Troškove poslovanja čine:

- vrijednost utrošenog materijala;
- nabavna vrijednost trgovinske robe;
- izvršene usluge;
- amortizacija;
- osiguranje;
- bruto plate;
- ostala lična primanja;
- materijalni i nematerijalni troškovi;
- rashodi finansiranja i kapitalni gubici;
- vanredni rashodi.

3. Dobitak i raspodjela dobitka

Dobit Društva čini pozitivna razlika između Ukupnog prihoda i Troškova poslovanja iskazana u Bilansu uspjeha.

O raspodjeli dobiti, nakon podmirenja poreza i drugih obaveza iz dobiti, odluku donose osnivači.

Osnivači slobodno raspolažu sa dijelom dobiti koja im pripada.

Osnivači mogu donijeti Odluku da dio ili ukupnu dobit reinvestiraju u Društvo.

4. Gubitak i pokriće gubitka

Gubitak Društva čini negativna razlika između Ukupnog prihoda i Troškova poslovanja iskazan u Bilansu uspjeha.

Gubitak pokrivaju osnivači iz osnovnog kapitala.

Osnivači mogu uplatiti dopunska sredstva za pokriće gubitka.

član 13.

RAD I RADNI ODNOSI

Na sve zaposlene u Društvu primjenjivaće se propisi iz Zakona o radnim odnosima i Kolektivni ugovori (opšti i granski) koji se primjenjuju u Crnoj Gori.

Odluke o prijemu i otpuštanju radnika donose osnivači.

Rad u Društvu ože biti na neodređeno i određeno vrijeme.

Rad u Društvu može biti i djelimičan, kada jedan radnik radi u dva ili više Društava sa ukupnim sedmočasovnim radnim vremenom u svim društvima gdje radi. Osnivači donose Pravilnik o radnim odnosima, kojim se reguliše broj zaposlenih, sistematizacija radnih mjesta, kvalifikaciona struktura, uskovi zapošljavanja, potrebe za stipendiranje i drugo.

Radnicima zaposlenim u Društvo, za vrijeme provedeno na radu pripadaju sledeća prava:

- bruto plata
- dnevnice za službena putovanja u zemlju i inostranstvo
- putni troškovi i troškovi noćenja za vrijeme provedeno na putu (osim noćenja u hotelima DE LUXE kategorije)
- godišnji odmor
- nedeljni odmor i odmor u državne i vjerske praznike
- dnevni odmor za vrijeme radnog vremena u trajanju od 30 minuta, koji se ne može koristiti na početku i kraju radnog vremena.

Osnivači mogu donijeti posebnu odluku kojom će regulisati radnicima naknade i to:

- naknada za topli obrok
- naknada za prevoz na posao i sa posla do visine cijene prevoza u javnom saobraćaju.

Osnivači mogu donijeti odluku o nabavci radne odjeće i obuće.

Radnici su dužni čuvati imovinu Društva koja im je povjerena na rukovanje. Radnici su dužni nadoknaditi štetu koju nanesu Društvu u bilo kom vidu. Visinu štete utvrđuje komisija koju formira Izvršni direktor.

Naknada štete nadoknađuje se od plate radnika. Ukoliko plata nije dovoljna za podmirenje štete, omogućiće se radniku da štetu plati iz drugih sredstava. Ukoliko radnik ne nadoknadi štetu dobrovoljno, naplata će se zatražiti sudskim putem a u tom slučaju radniku prestaje radni odnos u Društvu.

Radnicima prestaje radni odnos u Društvu, u slučajevima:

- uzastopnog nedolaska na posao u trajanju od 2 dana a da o tome nije obaviješten Izvršni direktor ili osnivači;
- samovoljnog napuštanja posla
- neadekvatnog korišćenja bolovanja
- neodgovornog ponašanja prema sredstvima rada Društva
- nestručnog rukovanja sa povjerenim sredstvima rada Društva
- uzastopnog kašnjenja na posao do 3 dana u mjesecu
- za odavanje poslovne tajne.
- u drugim slučajevima kada poslovodni organ utvrdi da prisustvo na radu i rezultati rada radnika ne donose očekivane (prosječne) rezultate rada.

Za sve što nije regulisano ovim Statutom, primjenjivaće se Zakon o radnim odnosima i Kolektivni ugovori (opšti i granski) koji se primjenjuju u Crnoj Gori.

član 14.

KONTROLA AKTIVNOSTI DRUŠTVA

Osnivači vrše kontrolu aktivnosti Društva.

Reviziju poslovanja Društva osnivači su dužni da obezbijede u skladu sa Zakonom.

Osnivači imaju pravo da od državnih organa zatraže kontrolu poslovanja Društva.

Troškove revizije snosi Društvo na teret troškova poslovanja.

član 15.

POSLOVNA TAJNA

Pod poslovnom tajnom podrazumijeva se:

- ukupan prihod i troškovi poslovanja
- vrijednost imovine
- visina i procenat razlike u cijeni – marže
- visina dobitka i gubitka, način raspodjele dobiti i pokriće gubitka
- visina plata radnika
- drugi podaci za koje osnivači donesu odluku.
- U poslovanju Društva, osnivači ocjenjuju šta je posebna poslovna tajna, o čemu donose posebnu odluku u pismenoj formi i obavještavaju zaposlene koji raspolažu sa podacima iz sadržaja odluke.
- Za odavanje poslovne tajne radniku prestaje radni odnos u Društvu.

član 16.

KNJIGA ČLANOVA DRUŠTVA

Društvo vodi knjigu članova Društva.

U knjigu članova Društva unosi se:

- ime i prezime članova Društva
- visina osnovnog uloga svakog člana Društva i iznos koji je uplatio
- izmjene svih podataka koji se upisuju u knjigu članova Društva

- drugi podaci značajni za člana Društva
Član Društva može da pregleda knjigu članova Društva, kao i spise na kojima se zasniva upis podataka.

član 17.

PRAVNI ODNOS IZMEĐU ČLANA I DRUŠTVA

1. Unošnje uloga u imovinu Društva i sticanje udjela

Član Društva ne može se osloboditi obaveze unošenja uloga u imovinu Društva osim u slučaju promjene pravila smanjenja osnovnog kapitala.

Član Društva ne može svoju obavezu unošenja uloga prebiti sa potraživanjem od Društva. Udio koji se stiče na osnovu uloga može pripadati jednom ili većem broju lica. Ako su više lica vlasnici jednog udjela, ta lica se u odnosu na Društvo smatraju jednim članom i osvoja prava ostvaruju preko zajedničkog predstavnika, a za obaveze koje terete jednog člana odgovaraju solidarno. Članovi Društva koji su vlasnici jednog udjela, mogu se sporazumjeti da u odnosima između njih na tom udjelu učestvuju prema jednakim ili različitim djelovima.

Pravne radnje Društva prema vlasnicima jednog udjela dejstvuju prema svim vlasnicima tog udjela i kad su izvršene prema jednom od njih.

Društvo može članu Društva, kao dokaz za udio izdati potvrdu o udjelu.

Potvrda nema svojstvo hartije od vrijednosti. Potvrda glasi na ime.

2. Sporedne činidbe

Član Društva može preuzeti obavezu ispunjenja sporednih činidbi.

3. Dopunske uplate

Član Društva može donijeti odluku o uplati dopunske uplate uz saglasnost drugih osnivača. Odlukom se utvrđuje visina dopunske uplate.

Dopunske uplate uvećavaju ulog i udio kao i osnovni kapital.

Obavezu dopunske uplate, član ne može prebiti sa potraživanjem od Društva.

4. Vraćanje dopunske uplate

Član Društva ne može vratiti dopunske uplate koje služe za povećanje osnovnog kapitala.

5. Prenos udjela –redovan prenos

Udio se može prenositi uz saglasnost svih osnivača.

6. Prenos udjela u izvršnom postupku

Prenos udjela u izvršnom postupku izvršiće se u skladu sa pravilima izvršnog postupka i Zaakona.

7. Prenos udjela u slučaju smrti ili prestanka člana

Smrću ili prstankom člana Društva, udio se prenosi na naslednike ili pravne sledbenike.

Naslednici ili pravni sledbenici, sticanjem udjela, postaju članova Društva.

Naslednici ili pravni sledbenici mogu udio prodati ili povući.

Ako je više naslednika ili pravnih sledbenika, pa jedan od njih zahtijeva povlačenje pripadajućeg udjela, udio se povlači uz naknadu njegove vrijednosti u skladu sa zakonskim propisima o smanjenju kapitala.

Ostali naslednici ili pravni sledbenici, mogu donijeti odluku o nastavku rada Društva.

U tom slučaju, ukoliko se podjelom udjela, osnovni kapital smanjio ispod minimuma koji propisuje Zakon, naslednici ili pravni sledbenici vrše upaltu osnovnog kapitala, najmanje u iznosima do visine osnovnog kapitala koji je propisan.

Ako je u pitanju jedan naslednik ili pravni sledbenik, tada on donosi odluku o nastavku rada Društva.

Ako je više naslednika ili pravnih sledbenika koji nastavljaju u Društvo, sačinjava se Ugovor, kojim se regulišu odnosi u Društvu. Odluka ili Ugovor prijavljuju se registarskom sudu.

8. Posledice prenosa

U slučaju prenosa udjela, za obaveze iz članskog odnosa, Društvu solidarno odgovaraju prenosilac i sticalac udjela. Prenos udjela povlači izmjenu odluke o organizovanju Društva. Udio se prenosi Ugovorom u pismenoj formi.

Sticalac udjela, obavezan je da prijavi Društvu promjenu vlasnika i vrijeme promjene radi upisa u knjigu članova Društva.

Prenos udjela ima pravno dejstvo prema Društvu od momenta upisa prenosa u knjigu članova Društva.

9. Dioba udjela i prenos udjela

Udio se može podijeliti u slučaju nasleđa, pravnog sledbeništva člana i prenosa.

10. Odgovornost Društva prema članu

Društvo može u korist člana Društva da nešto učini.

Obaveza iz stava 1 ovog člana ne može biti u suprotnosti sa Ugovora o osnivanju društva, o uplatama uloga i odgovornosti člana za uplatu uloga kao i odredbama o održavanju kapitala.

11.Zabrana vraćanja kapitala

Ulozi se ne mogu vraćati, osim u slučajevima propisanim ovim Statutom.

12.Vraćanje zabranjenih plaćanja

Član Društva dužan je da vrati Društvu uloge koje mu je Društvo isplatilo suprotno odredbama ovog Statuta.

Potraživanja iz stava 1 ovog člana mogu ostvariti i povjerioci Društva ako im Društvo ne izmiruje obaveze, kao i članovi Društva u skladu sa odredbama ovog Statuta a u slučaju stečaja stečajni upravnik.

Ako se od člana Društva iz stava 1 ovog člana ne može zahtijevati vraćanje isplaćenih iznosa, onda se naplata vrši iz njegove lične imovine.

Zastarjelost potraživanja iz stava 1 do 3 ovog člana teče od dana izvršenja nezakonitih isplata.

član 18.

PRAVNI REŽIM POJEDINIH POSLOVA

1.Ništavni poslovi

Na pravne poslove, koji se odnose na avanse i kredite koje Društvo dava radi sticanja udjela Društva i na druge kreditne poslove ništavni su.

2.Konverzija kredita prije otvaranja stečaja

Ako je član Društva dao kredit Društvu pod uslovima nepovoljnijim od uobičajenih uslova, ne može od Društva zahtijevati povraćaj kredita u stečajnom postupku ili u postupku prinudnog poravnjanja.

3.Sticanje i režim sopstvenih udjela

Na zabranu upisa sopstvenih udjela, na direktno sticanje sopstvenih udjela, na sticanje sopstvenih udjela preko trećih lica i na uzimanje sopstvenih udjela, shodno će se primjenjivati odredbe ovog Statuta i Zakona o privrednim društvima.

4.Prestanak udjela – povlačenje

Udio prestaje – povlači se ako su ispunjeni uslovi po odredbama ovog Statuta.

Član Društva čiji je u dio prestao, gubi prava i obaveze koje je ima po osnovu tog udjela.

Odredbe ovog člana ne isključuju primjenu odredbi ovog Statuta o smanjenju i očuvanju osnovnog kapitala.

5.Prioritetni udjeli

Društvo neće imati prioritetne udjele.

član 19.

POVEĆANJE I SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA

1.Povećanje kapitala

Povećanje osnovnog kapitala vrši se izmjenom Statuta Društva.

Povećanje osnovnog kapitala novčanim uplatama može se vršiti ako su uplaćeni u cjelini ranije upisani udjeli, u slučaju spajanja Društva i u slučaju povećanja osnovnog kapitala nenovčanim ulozima.

Odluka o povećanju osnovnog kapitala prijavljuje se sudu radi upisa u sudski registar.

2.Smanjenje osnovnog kapitala

Osnovni kapital može se smanjiti smanjenjem nominalne vrijednosti udjela.

Odluka o smanjenju kapitala prijavljuje se sudu radi upisa u registar.

član 20.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Osnivači Društva se obavezuju da će Društvo u vršenju procesa proizvodnje i obavljanja drugih djelatnosti za koje je Društvo registrovano, primjenjivati standarde i propise koji regulišu tu materiju i koji se primjenjuju u Crnoj Gori.

član 21.

NORMATIVNA AKTA DRUŠTVA

Društvo će pored Statuta imati sledeća normativna akta:

- Pravilnik o radnim odnosima
- Pravilnik o finansijsko-materijalnom poslovanju
- Pravilnik o zaštiti na radu
- Pravilnici i odluke po potrebi Društva u toku trajanja.

Pravilnike i odluke donose osnivači.

član 22.

STATUSNE PROMJENE I PROMJENE OBLIKA DRUŠTVA

1.Prenos udjela

Ni jedan osnivač ne može prenijeti, založiti, opteretiti ili na drugi način otuđiti svoj udio u Društvu bilo kom drugom licu bez izričite pismene saglasnosti drugog osnivača. Osnivači mogu jedan drugom ustupiti svoje udjele, samo uz saglasnost drugog osnivača. Udio se prenosi Ugovorom u pismenoj formi.

Pravo preče kupovine udjela u Društvu, za slučaj da Društvo odluči da poveća svoj kapital imaju osnivači. U slučaju da osnivači ne žele da iskoriste to pravo, pravo preče kupovine imaju pravni nasljednici osnivača a zatim najpovoljniji ponuđači za kupovinu udjela, o čemu odluku donose osnivači.

Pravni sledbenik ugovorne strane neposredno preuzima prava i obaveze iz ugovora o osnivanju, uključujući i prava i obaveze u vezi sa rješavanjem sporova.

2. Statusne promjene

Društvo se može spojiti sa drugim Društvom (spajanje), podijeliti na dva ili više Društava (podjela) i promijeniti oblik (promjena oblika društva= u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Društvo može promijeniti oblik u drugi oblik ako ispunjava uslove o osnivanju oblika utvrđenog Zakonom o privrednim društvima.

član 23.

NADLEŽNO PRAVO

Na sva pitanja koja se odnose na važenje, tumačenje ili izvršenje Ugovora o osnivanju i ovog Statuta primjenjivaće se važeći zakonski propisi koji se primjenjuju u Crnoj Gori.

član 24.

PRESTANAK DRUŠTVA I ČLANSKOG ULOGA

Društvo prestaje nastupanjem okolnosti:

- Izricanjem mjere zabrane obavljanja djelatnosti, zbog toga što ne ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti, a u roku određenom u izrečenj mjeri ne ispuni te uslove ili ne promijeni djelatnost.
- Ako prestanu da postoje prirodni i drugi uslovi za obavljanje djelatnosti;
- Odlukom osnivača odnosno članova;
- Ako se pravosnažnom odlukom utvrdi ništavost upisa u sudski registar;
- Ako ne obavlja djelatnost duže od 2 godine neprekidno;
- Stečajem;
- Ako se osnovni kapital Društva smanji ispod minimalnog iznosa propisanog Zakonom;
- Spajanjem sa drugim društvom ili podjelom;
- Smrću člana ukoliko nema nasljednika ili pravnog sledbenika ili članova Društva;
- Prestankom člana društva.

član 25.

ISTUPANJE ČLANA

Član Društva može istupiti iz Društva iz opravdanih razloga, uz saglasnost svih članova Društva. Ako se članovi Društva ne saglase sa istupanjem člana iz Društva, član koji istupa, može protiv Društva pokrenuti postupak pred nadležnim sudom.

Član Društva koji istupa iz Društva ima pravo na naknadu prouzrokovane štete.

član 26.

ISKLJUČENJE ČLANA

Osnivači Društva, mogu isključiti pojedinog člana iz Društva ako ne ispunjava obaveze utvrđene Ugovorom o osnivanju Društva ili iz drugih opravdanih razloga. Član Društva koji se isključuje iz Društva ne može glasati o svom isključenju. Isključeni član Društva može pokrenuti spor pred sudom u roku od 30 dana od dana dostavljanja odluke o isključenju. Ako Društvo ima 2 člana, jedan član ne može isključiti drugog člana.

član 27.

ZAJEDNIČKE ODREDBE ZA ISKLJUČENJE I ISTUPANJE ČLANA

Član Društva koji istupa iz Društva ili član koji je isključen ima pravo na naknadu procijenjene vrijednosti njegovog uloga. Članstvo u Društvu prestaje donošenjem pravosnažne sudske odluke o isključenju ili istupanju, odnosno donošenjem odluke o istupanju ili isključenju, ako spor nije pokrenut.

Ugovorom o osnivanju, Statutom ili drugim aktom ne mogu se isključiti prava članova da istupe iz Društva, odnosno da isključe člana iz Društva.

član 28.

PRIORITET POVRAĆAJA

U slučaju prestanka Društva, iz imovine Društva koji preostane nakon podmirenja obaveza prema povjeriocima, preostali dio se raspoređuje među članovima Društva, srazmjerno njihovim udjelima.

član 29.

POSTUPAK IZMJENE STATUTA I DONOŠENJE OPŠTIH AKATA

Statut je osnovni pravni akt Društva kojega donose osnivači.

Predlog za izmjene i dopune Statuta mogu da daju osnivači i Izvršni direktor.

Druga opšta akta donose osnivači, izuzev opšteg akta o sistematizaciji radnih mjesta kojega donosi Izvršni direktor u skladu sa zakonskim propisima koji regulišu radne odnose.

Drugi opšti akti Društva moraju biti u saglasnosti sa Statutom i Ugovorom o osnivanju Društva. Pojedinačni akti koje donose organi i ovalšćeni pojedinci u Društvu, moraju biti u skladu sa odgovarajućim opštim aktima Društva i Zakona.

član 30.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Za sve što nije regulisano ovim Statutom primjenjivaće se zakonski i podzakonski propisi koji važe u Crnoj Gori.

Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa Društva u sudski registar Privrednog suda u Podgorici.


Ostala opšta akta stupaju na snagu danom donošenja.

Podgorica, 05.06.2009.

OSNIVAČI

PAVEL ZADORIN

VALERY ZADORIN



Na osnovu Statuta i Zakona o privrednim društvima osnivač društva „SEA TRADE „
d.o.o. donose :

ODLUKU
O
PROMJENI ADRESE

Član 1.

Mjenja se adresa društva „SEA TRADE“ d.o.o. i glasi:

DŽORBŽA VAŠINGTONA BR.1

Član 2.

Odluku sprovesti kod CRPS.

Podgorica,05.06.2009.

Osnivač

Valery Zadorin

Pavel Zadorin



OVLAŠĆENJE

KOJIM OSNIVAČI DRUŠTVA "SEA TRADE" D.O.O. PODGORICA, OVLAŠĆUJE MILANA BIGOVIĆA S , DA U NJIHO IME PODNESE DOKUMENTACIJU ZA PROMJENU ADRESE OVOG DRUŠTVA KAO I DA NAKON DONOŠENJA REŠENJA ISTO PODIGNE.

OSNIVAČ

VALERY ZADORIN

PAVEL ZADORIN





**CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA**

Broj: 5 - 0393944 / 014

U Podgorici, dana 08.06.2018.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11), rješavajući po prijavi za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" TIVAT, broj 265880 podnijetoj dana 08.06.2018. u 08:38:48, preko

Ime i prezime: DANIJEL SEKULIĆ

donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" TIVAT - registarski broj 5 - 0393944, PIB 02669935 , i to:

Statut:

Briše se: Statut od 29.05.2018.

Registruje se - upisuje se: Statut od 07.06.2018.

Ograničenja - Izvršni direktor MARIJA JANKOVIĆ

Briše se: Ograničeno - Izvršni direktor iz ove Odluke ima pravo da pojedinačno zastupa Društvo u svim pravnim poslovima u unutrašnjem i spoljno-trgovinskom prometu s tim da ne može raspolagati finansijskim sredstvima preko 30.000 eura bez pismene saglasnosti osnivača Društva.

Registruje se - upisuje se: Neograničeno

Ovlašćenja - Izvršni direktor MARIJA JANKOVIĆ

Briše se: Kolektivno (sa Osnivačem)

Registruje se - upisuje se: Pojedinačno

D. Sekulić
08.06.2018.

Obrazloženje

Podnosilac je dana 08.06.2018. u 08:38:48 podnio prijavu za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću SEA TRADE. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je članom 87 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11).

M.P.

Sam. Savjetnik I


Marija Mičković

Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8,00 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa 832-3161017-60-Administrativna taksa.



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 265880

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je DANIJEL SEKULIĆ dostavio-la dokument za Promjena društva sa ograničenom odgovornošću – DOO - SEA TRADE - DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU iz TIVAT, registarski broj:50393944 sa sljedećim prilogima:

Odluka o promjeni ovlašćenja izvršnom direktoru

Dokaz o uplaćenju naknadi za objavljivanje podataka u "Službenom listu Crne Gore"

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Punomoćje

Obrazac

Statut društva

Datum prijema dokumentacije: 8.6.2018. god.

Podnosilac prijave

Dokument primio/la

Milan Zvicer, Samostalni referent

M.P.

Uputstvo za praćenje prijave: Prijava se može pratiti putem sajta www.crps.me odabirom stavke menija PRETRAGA REGISTRA, zatim PRETRAGA PREDMETA. U ponuđena polja unijeti broj predmeta i datum prijema dokumentacije i kliknuti dugme TRAŽI. Ukoliko je prikazan status **OBRAĐEN** rješenje se može preuzeti. Broj kontakt telefona CRPS-a: +38220230858.



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0393944 / 013
PIB: 02669935

Datum registracije: 12.07.2007.
Datum promjene podataka: 29.05.2018.

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" TIVAT

Broj važeće registracije: /013

Skraćeni naziv: SEA TRADE
Telefon:
eMail:
Datum zaključivanja ugovora: 04.07.2007.
Datum donošenja Statuta: 04.07.2007. Datum promjene Statuta: 29.05.2018.
Adresa glavnog mjesta poslovanja: BOGIŠIĆI BB TIVAT
Adresa za prijem službene pošte: BOGIŠIĆI BB TIVAT
Adresa sjedišta: BOGIŠIĆI BB TIVAT
Pretežna djelatnost: 5510 Hoteli i sličan smještaj
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA
Oblik svojine: Privatna
Porijeklo kapitala: Strani
Upisani kapital: 10.000,00Euro (Novčani 10.000,00Euro, nenovčani 0,00Euro)

OSNIVAČI:

RENAT ZADORIN A

Uloga: Osniv

Udio: 90%

ALEXANDRA GLINENKO

Uloga: Osnivač

Udio: 5%

FEDERACIJA

VALERY LITVAK

Uloga: Osnivač

Udio: 5%

LICA U DRUŠTVU:**RENAT ZADORIN**

Adresa: UL. MIK

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

ALEXANDRA GLINENKO

Adresa: MARŠALA KONE

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

VALERY LITVAK

Adresa: GOSP

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

MARIJA JANKOVIĆ

Adresa: RADOSAV

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (Izvršni direktor iz ove Odluke ima pravo da pojedinačno zastupa Društvo u svim pravnim poslovima u unutrašnjem i spoljno-trgovinskom prometu s tim da ne može raspolagati finansijskim sredstvima preko 30.000 eura bez pismene saglasnosti osnivača Društva.)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (sa Osnivačem)

Izdato: 08.06.2018 godine u 08:36h

MP

NAČELNICA

Dušanka Vujisić

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Zastupnika Punomoćnika

JMB:

Država:

Ime i prezime:

Danijel Sekulić

Opština:

Telefon:

Mjesto:

e-mail:

Ulica:

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

 Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt

Matični broj:

02669935

Registarski broj:

50393944

Puni naziv:

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
"SEA TRADE" Tivat

1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

 OD KD AD DOO NVO Ustanova Zadruga Ostali

1.2. Puni naziv:

*ukoliko je promjen puni naziv izvršice se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv:

1.4. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

07.06.2018

1.5. Podaci o Ugovoru /
odluci o osnivanju:Datum
zaključenja/donošenja:

2. NOVA ADRESE UPRAVE – SJEDIŠTA

2.1. Opština

2.2. Mjesto

2.3. Ulica:

2.4. Broj:

3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država

3.2. Opština

3.3. Mjesto

3.4. Ulica:

3.5. Broj:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine *ukoliko je označena promjena opštine izvršiće se i preregistracija u Poreskom registru

4.2. Opština 4.3. Mjesto

4.4. Ulica: 4.5. Broj:

5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA

5.1. Datum rješenja:

5.2. Broj rješenja:

*popunjava se samo ukoliko registraciji u CRPS prethodi registracija kod drugog državnog organa

6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST

7. NOVI OBLIK SVOJINE

bez oznake svojine privatna zadružna dva ili više oblika svojine državna

8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA

8.1. Telefon: + 382 /

8.2. Fax: + 382 /


8.3. E-mail:

8.4. Adresa internet strane:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.



9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

Povećanje
 Smanjenje

Osnovni kapital:	Prije promjene	Iznos promjene	Nakon promjene
Ukupno (novčani+nenovčani):	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> novčani – iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> nenovčani – iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €

10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

Prestanak Regstruje se Mijenja se udio

10.1. Status:

Osnivač Član DOO Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*upisati status

10.2. MB / JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša
za strano pravno lice unijeti broj registracije u

10.3. Naziv / Ime i prezime:

10.4. Sjedište / Adresa:

Država

Opština

Mjesto:

Ulica:

Broj:

10.5. Udio

 %

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

 Odbor direktora Upravni odbor Skupština Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

 Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

 Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Adresa:

Država

Opština

Mjesto:

Ulica:

Broj:

12.4. Ovlaštenja u prometu

 neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.5. Ovlašćen da djeluje

 Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

13. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

13.1. Status

Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora

Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

13.2. JMB:

2110270211970

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

13.3. Ime i prezime:

MARIJA JANKOVIĆ

Adresa:

Država

Opština

Ulica:

13.4. Ovlaštenja u prometu

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

13.5. Ovlašćen da djeluje

Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost za imenovanje:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

14. OSTALE REGISTRACIJE

Osim postojeće registracije u CRPS-u izvršiti i registracije u:

14.1. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

Saglasno Zakonu o privrednim društvima (Sl. list CG 06/02, 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11) RENAT ZADORIN, Republika Kirgizija, br. pasoša: AC1423125, ALEXANDRA GLINENKO, Ruska Federacija, br. pasoša: 72 3357744, VALERY LITVAK, Izrael, br. pasoša: 21300499, u svojstvu osnivača, dana 07.06.2018. godine donose:

S T A T U T

(prečišćen tekst)

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE " TIVAT

FIRMA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Čl.1

Društvo će poslovati pod firmom: **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" TIVAT**

Skraćeni naziv firme je: "SEA TRADE " DOO

Čl.2

Osnivači su saglasno Zakonu o privrednim društvima zaključili dana 01.08.2007 godine Ugovor o osnivanju Društva.

Čl.3

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

Čl.4

Firmu i sjedište Društva osnivač može mijenjati sopstvenom odlukom, koja mora biti prijavljena Centralnom registru Privrednog Subjekta Poreske uprave u Podgorici.

Čl.5

Sjedište Društva sa ograničenom odgovornošću " SEA TRADE " Tivat je:

Bogišići bb, Tivat

Firmu i sjedište može mijenjati osnivači.

Adresa Društva za zvanične dopise je: Bogišići bb, Tivat

Promjena firme i sjedišta se prijavljuje Centralnom registru Privrednih subjekata poreske uprave u Podgorici.

Društvo će u svom radu koristiti puni i skraćeni naziv firme, zavisno od potrebe.

Društvo ima svoj pečat, koji je okruglog oblika, prečnika 4cm, sa tekstom po obodu:

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" TIVAT

Pečat je pisan latinicom.

Društvo ima svoj štambilj, koji je pravougaonog oblika, sa tekstom po gornjoj ivici

"SEA TRADE" DOO.

U sredini je oznaka «Broj», a pri dnu je oznaka Tivat, i crtica za upis datuma i riječ godina. Štambilj je pisan latinicom.

DJELATNOST DRUŠTVA

Čl.7

Djelatnost Društva obuhvata:

GRAĐEVINARSTVO

- 41.10 Razrada građevinskih projekata
- 41.20 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
- 42.11 Izgradnja puteva i autoputeva
- 42.12 Izgradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica
- 42.13 Izgradnja mostova i tunela
- 42.21 Izgradnja cjevovoda
- 42.22 Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova
- 42.91 Izgradnja hidro objekata
- 42.99 Izgradnja ostalih građevina, na drugom mjestu nepomenutih
- 43.11 Rušenje objekata
- 43.12 Pripremna gradilišta
- 43.13 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
- 43.21 Postavljanje električnih instalacija
- 43.22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, klimatizacionih sistema i sistema za grijanje
- 43.29 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu
- 43.31 Malterisanje
- 43.32 Ugradnja stolarije
- 43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga
- 43.34 Bojenje i zastakljivanje
- 43.39 Ostali završni radovi
- 43.91 Krovni radovi
- 43.99 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi

TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO; POPRAVKA MOTORNIM VOZILA I MOTOCIKALA

- 45.11 Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima
- 45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima
- 45.20 Održavanje i popravka motornih vozila
- 45.31 Trgovina na veliko djelovima i opremom za motorna vozila
- 45.32 Trgovina na malo djelovima i opremom za motorna vozila
- 45.40 Trgovina motociklima, djelovima i priborom, održavanje i popravka motocikala
- 46.11 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
- 46.12 Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija

- 46.13 Posredovanje u prodaji drvene građe i građevinskog materijala
- 46.14 Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona
- 46.15 Posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe
- 46.16 Posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, krzna, obuće i predmeta od kože
- 46.17 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
- 46.18 Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda
- 46.19 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
- 46.21 Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, sjemenjem i hranom za životinje
- 46.22 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama
- 46.23 Trgovina na veliko životinjama
- 46.24 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom
- 46.31 Trgovina na veliko voćem i povrćem
- 46.32 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
- 46.33 Trgovina na veliko mlječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima
- 46.34 Trgovina na veliko pićem
- 46.35 Trgovina na veliko, duvanskim proizvodima
- 46.36 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima
- 46.37 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaoom i začinima
- 46.38 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribe, ljuskare i mekušce
- 46.39 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duvanom
- 46.41 Trgovina na veliko tekstilom
- 46.42 Trgovina na veliko odjećom i obućom
- 46.43 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
- 46.44 Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje
- 46.45 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
- 46.46 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima
- 46.47 Trgovina na veliko namještajem, tepisima i opremom za osvjetljenje
- 46.48 Trgovina na veliko satovima i nakitom
- 46.49 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
- 46.51 Trgovina na veliko kompjuterima, kompjuterskom opremom i softverima
- 46.52 Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim djelovima i opremom
- 46.61 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i proborom
- 46.62 Trgovina na veliko alatnim mašinama
- 46.63 Trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama
- 46.64 Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivenje i pletenje
- 46.65 Trgovina na veliko kancelarijskim namještajem
- 46.66 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
- 46.69 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom
- 46.71 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
- 46.72 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
- 46.73 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
- 46.74 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grijanje
- 46.75 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
- 46.76 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
- 46.77 Trgovina na veliko otpacima i ostacima
- 46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko
- 47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duvanom
- 47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
- 47.21 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama

- 47.22 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama
- 47.23 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.24 Trgovina na malo hljebom, tjesteninama, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.25 Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.26 Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama
- 47.29 Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.30 Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.41 Trgovina na malo kompjuterima, perifernim jedinicama i softverom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.42 Trgovina na malo telekomunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.43 Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.51 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.52 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.53 Trgovina na malo tepisima, zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.54 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.59 Trgovina na malo namještajem, opremom za osvjetljavanje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.61 Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.62 Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.63 Trgovina na malo muzičkim i video zapisima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.64 Trgovina na malo sportskom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.65 Trgovina na malo igrama i gračkama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.71 Trgovina na malo odjećom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.72 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama
- 47.73 Trgovina na malo farmaceutskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama – apotekama
- 47.74 Trgovina na malo medicinskim i ortopedskim pomagalicama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.75 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.76 Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, đubrivima, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama
- 47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.78 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.79 Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama
- 47.81 Trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima na tezgama i pijacama
- 47.82 Trgovina na malo tekstilom, odjećom i obućom na tezgama i pijacama
- 47.89 Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama
- 47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta
- 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca

SAOBRAĆAJ I SKLADIŠTENJE

- 49.10 Željeznički prevoz putnika, međumjesni
- 49.20 Željeznički prevoz tereta
- 49.31 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika
- 49.32 Taksni prevoz
- 49.39 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju
- 49.41 Drumski prevoz tereta
- 49.42 Usluge preseljenja
- 49.50 Cjevovodni transport
- 50.10 Pomorski i priobalni prevoz putnika
- 50.20 Pomorski i priobalni prevoz tereta

- 50.30 Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima
- 50.40 Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima
- 51.10 Vazdušni prevoz putnika
- 51.21 Vazdušni prevoz tereta
- 51.22 Vasijski saobraćaj
- 52.10 Skladištenje
- 52.21 Uslužne djelatnosti u kompenom saobraćaju
- 52.22 Uslužne djelatnosti u vodenom saobraćaju
- 52.23 Uslužne djelatnosti u vazdušnom saobraćaju
- 52.24 Manipulacija teretom
- 52.29 Ostale prateće djelatnosti u saobraćaju
- 53.10 Poštanske aktivnosti
- 53.20 Ostale poštanske i kurirske aktivnosti

USLUGE SMJEŠTAJA I ISHRANE

55.10 Hoteli i sličan smještaj

- 55.20 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak
- 55.30 Djelatnost kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice
- 55.90 Ostali smještaj
- 56.10 Djelatnost restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata
- 56.21 Katering (dostava pripremljene hrane)
- 56.29 Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane
- 56.30 Usluge pripremanja i posluživanja pića

INFORMISANJE I KOMUNIKACIJE

- 58.11 Izdavanje knjiga
- 58.12 Izdavanje imenika i adresara
- 58.13 Izdavanje novina
- 58.14 Izdavanje časopisa i periodičnih izdanja
- 58.19 Ostala izdavačka djelatnost
- 58.21 Izdavanje kompjuterskih igara
- 58.29 Izdavanje ostalih softvera
- 59.11 Proizvodnja filmova, video-zapisa i televizijskog programa
- 59.12 Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, video-filmova i televizijskog programa
- 59.13 Distribucija filmova, video-filmova i televizijskog programa
- 59.14 Djelatnost prikazivanja filmova
- 59.20 Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike
- 60.10 Emitovanje radio-programa
- 60.20 Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa
- 61.10 Kablovske telekomunikacije
- 61.20 Bežične telekomunikacije
- 61.30 Satelitska telekomunikacija
- 61.90 Ostale telekomunikacione djelatnosti
- 62.01 Kompjutersko programiranje
- 62.02 Konsultantske djelatnosti u oblasti informacione tehnologije
- 62.03 Upravljanje kompjuterskom opremom
- 62.09 Ostale usluge informacione tehnologije
- 63.11 Obrada podataka, smještanje aplikacija i pružanje aplikativnih usluga i sl.
- 63.12 Uslužne internet stranice (web portal)

63.91 Djelatnost novinskih agencija

POSLOVANJE NEKRETNINAMA

68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina

68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima

68.31 Djelatnost agencija za nekretnine

68.32 Upravljanje nekretninama uz naknadu

STRUČNE, NAUČNE I TEHNIČKE DJELATNOSTI

69.10 Pravni poslovi

69.20 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi i poresko savjetovanje

70.10 Upravljanje privrednim subjektom

70.21 Djelatnost komunikacija i odnosa sa javnošću

70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem

71.11 Arhitektonska djelatnost

71.12 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

71.20 Tehničko ispitivanje i analize

72.11 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji

72.19 Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i inženjerskim naukama

72.20 Istraživanje i razvoj u društvenim i humanističkim naukama

73.11 Djelatnost reklamnih agencija

73.12 Medijsko predstavljanje

73.20 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja

74.10 Specijalizovane dizajnerske djelatnosti

74.20 Fotografske usluge

74.30 Prevođenje i usluge tumača

74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti

75.00 Veterinarska djelatnost

ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DJELATNOSTI

77.11 Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila

77.12 Iznajmljivanje i lizing kamiona

77.21 Iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport

77.22 Iznajmljivanje video-kaseta i kompakt-diskova

77.29 Iznajmljivanje i lizing ostalih predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu

77.31 Iznajmljivanje i lizing poljoprivrednih mašina i opreme

77.32 Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo

77.33 Iznajmljivanje i lizing kancelarijskih mašina i kancelarijske opreme (uključujući kompjutere)

77.34 Iznajmljivanje i lizing opreme za vodeni transport

77.35 Iznajmljivanje i lizing opreme za vazdušni transport

77.39 Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara

77.40 Lizing intelektualne svojine i sličnih proizvoda, izuzev autorskih prava

78.10 Djelatnost agencija za zapošljavanje

78.20 Djelatnost agencija za privremeno zapošljavanje

78.30 Ostalo ustupanje ljudskih resursa

79.11 Djelatnost putničkih agencija

79.12 Djelatnost tur-operatora

79.90 Ostale usluge rezervacije i djelatnosti povezane s njima

Pored aktivnosti navedenih u ovom članu, Društvo će se baviti i spoljnotrgovinskim prometom i to prometom roba i usluga za koje je registrovano u unutrašnjem prometu.

OSNOVNA DJELATNOST DRUŠTVA JE:

55.10 Hoteli i sličan smještaj

Djelatnosti Društva može da promjeni osnivač odlukom koja mora biti prijavljena u Centralni registar Privrednih subjekata Poreske uprave.

OSNIVAČI ODNOSNO ČLANOVI DRUŠTVA

(u daljem tekstu: vlasnici udjela u Društvu)

Čl.8

Vlasnici udjela u Društvu su:

- **RENAT ZADORIN,** [redacted]
- **ALEXANDRA GLINENKO**
14/57 , br.pasoša: 72 33 [redacted]
- **VALERY LITVAK, Izrael**
21300499 [redacted]

OSNIVAČKI KAPITAL, VRSTE I VISINA ULOGA

Čl.9

Početni kapital DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU " SEA TRADE " TIVAT utvrđen je Ugovorom o osnivanju Društva i iznosi **10.000,00€** i sastoji se od novčanih uloga vlasnika udjela Društva.

Sticanjem udjela Osnivači postaju vlasnici udjela Društva.

Srazmjerno uplaćenom odnosno unijetom ulogu, a u odnosu na ukupan kapital, vlasnici udjela stiču udjele u Društvu koji procentualno iznose:

- **RENAT ZADORIN** **90%**
- **VALERY LITVAK** **5%**
- **ALEXANDRA GLINENKO** **5%**

Čl.10

Ako osnivač odluči da je Društvu potreban obrtni kapital, preko iznosa uplaćenog kapitala, sredstva će biti obezbijedena na sljedeći način i u sljedećem redosljedu:

- 1) iz neposredne dobiti,
- 2) iz kredita koje osnivač obezbijedi preko poslovne banke,
- 3) putem povećanja i uplate kapitala - dopunskom uplatom ili ulogom u stvarima

DIOBA DOBITI I NAČIN SNOŠENJA RIZIKA I POKRIĆE GUBITAKA UTVRĐIVANJA I RASPODJELA DOBITI

Čl.11

Bilans imovine i bilans uspjeha Društva, uključujući dio koji se odnosi na dobit za raspodjelu, utvrđuje se prema zakonima koji regulišu ovu oblast.

Dobit za raspodjelu, Društvo utvrđuje za svaku poslovnu godinu, najkasnije do 31. marta za prethodnu godinu.

Iz neto dobiti se izdvaja dio koji utvrđuje osnivač, u obavezni i posebni rezervni fond i u neraspoređenu dobit. Preostali iznos predstavlja dobit, koja pripada osnivaču.

Osnivač može odlučiti da dio dobiti za raspodjelu, na koju ima pravo reinvestira u razvoj Društva.

PRAVA I OBAVEZE OSNIVAČA

Čl.12

Osnivač Društva ima pravo ili obavezu da:

- 1) upravlja ili učestvuje u upravljanju Društvom;
- 2) učestvuje u raspodjeli dobiti;
- 3) učestvuje u raspodjeli imovine Društva po njegovom prestanku.

KONTROLA AKTIVNOSTI DRUŠTVA

Osnivač će u svako doba imati pravo da vrši uvid u djelatnost, pregleda prostorije i finansijsko poslovanje Društva.

Vođenje finansijske dokumentacije će se vršiti prema važećim zakonima i propisima Crne Gore u vezi sa svakim poslom i biće u svako razumno vrijeme dostupno osnivaču ili od njega ovlašćenim licima

Osnivač može odlučiti da poslove pregleda i revizije poslovanja Društva povjeri revizorskoj firmi, po svom izboru.

TROŠKOVI POSLOVANJA

Čl.13

Osnivač odgovara za obaveze Društva cjelokupnom svojom imovinom:

- 1) ako zloupotrijebi Društvo, da bi dostigao cilj koji je za njega zabranjen;
- 2) ako Društvo upotrijebi da bi oštetio povjerioce;
- 3) ako suprotno propisima, postupi sa imovinom Društva, kao da je u pitanju njegova lična imovina;

- 4) ako smanji imovinu Društva u svoju korist ili u korist drugog lica, a znao je ili je morao znati da Društvo neće biti u stanju da izmiri svoje obaveze prema trećim licima.

Troškovi poslovanja Društva biće za svaku godinu predviđeni i odobravani u finansijskom planu Društva za predmetnu poslovnu godinu. Na kraju svake poslovne godine, Društvo je dužno da u roku utvrđenom pravilima (Statutom) Društva i u skladu sa važećim propisima sastavi završi račun (bilans).

SNOŠENJE RIZIKA I POKRIVANJE GUBITAKA

Čl.14

Osnivač snosi rizik za poslovanje Društva do visine uloga koji je investirao za osnivanje Društva. Ako Društvo ima gubitak u poslovanju, osnivač može odlučiti da putem dopunske uplate pokrije gubitak koji je nastao.

Gubitak u poslovanju može se namiriti i putem smanjenja osnovnog kapitala Društva, o čemu odlučuje osnivač.

Gubici u poslovanju se mogu pokrivati i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

ODGOVORNOST ZA OBAVEZE

Čl.15

Društvo u pravnom prometu može da zaključuje ugovore i vrši druge poslove i radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti i u prometu istupa u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za tuđi račun i u tuđe ime i za tuđi račun.

Čl.16

Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom.

Osnivač ne odgovara za obaveze Društva, a snosi rizik u poslovanju Društva do visine svog osnivačkog uloga.

Osnivač odgovara za obaveze Društva u slučajevima i pod uslovima propisanim Zakonom o privrednim društvima.

Čl.17

ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE DRUŠTVA

Poslove zastupanja i predstavljanja Društva vrši izvršni direktor Marija Janković sa JMB:2710990217976 iz Podgorice, adresa ul.Radosava Burića 33, ovlašćena je da pojedinačno i neograničeno zastupa Društvo u pravnom prometu u zemlji i inostranstvu.

IZVRŠNI DIREKTOR DRUŠTVA

Izvršni direktor društva je izvršni organ. Djelokrug rada izvršnog direktora je da:

- odgovoran je za zakonitost Društva, u okviru svojih ovlašćenja

- upravlja imovinom Društva, u skladu sa zakonom i odlukom vlasnika udjela
- predlaže unutrašnju organizaciju Društva
- Donosi dokument o sistematizaciji radnih mjesta
- sklapa ugovore i preuzima druge pravne radnje u domaćoj i spoljnoj trgovinskoj razmjeni
- odlučuje o zapošljavanju lica u Društvo, zaključuje ugovoru o radu, odlučuje o disciplinskoj odgovornosti zaposlenih i drugim poslovima iz oblasti radnih odnosa u skladu sa zakonom,
- Obavlja druge poslove , predviđene zakonom i ovim statutom.
- Izvršni direktor treba da postupa sa pažnjom dobrog privrednika i vrši druge poslove po ovlašćenju osnivača Društva.

Pored poslova iz stava 1 ovog člana, izvršni direktor obavlja i druge poslove koji Zakonom, odlukom ili ovim statutom nijesu dati u djelokrug drugih organa društva.

Izvršni direktor društva se bira na period od četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora, s tim da može i prije vremena biti razriješen dužnosti na koju je postavljen.

Izvršni direktor društva istupa u ime i za račun društva.

IZBOR, OPOZIV I DJELOKRUG ORGANA DRUŠTVA

Čl.18

Osnivač, kao vlasnik Društva, na osnovu uloženog kapitala, upravlja cjelokupnim radom i poslovanjem Društva.

U slučaju da osnivač odredi da je za poslovanje neophodno, može formirati odbor direktora ili skupštinu društva.

Članovi skupštine kao i članovi odbora direktora, ne mogu biti lica koja su osuđivana za krivično djelo protiv privrede i službene dužnosti za koju su nastupile pravne posljedice osude, dok te posljedice traju.

Članove skupštine kao i članove odbora direktora, bira osnivač na neodređeno vrijeme, koje ne može biti duže od pet godina, sa mogućnošću ponovnog izbora.

Čl.19

Djelokrug osnivača je da:

- donosi statut i druga normativna akta,
- utvrđuje poslovnu politiku,
- usvaja godišnji obračun i izvještaje o poslovanju,
- odlučuje o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka,
- odlučuje o statusnim promjenama, promjeni oblika i prestanku društva,
- postavlja i razrješava izvršnog direktora,

- postavlja i razrješava članove odbora direktora i članove skupštine,
- daje smjernice za rad i poslovanje izvršnog direktora,
- odlučuje o poslovnoj saradnji sa drugim društvima,
- donosi investicione odluke,
- odlučuje o osnivanju novih društava,
- oslučuje o zastupanju društva u sudskim i drugim postupcima protiv članova uprave,
- obavlja druge poslove određene zakonom.

Čl.20

Ako donošenje odluke ne trpi odlaganje, osnivač može donijeti odluku i telefonskim putem, telegrafski, mailom ili putem telefaksa.

ZAPISNIK O RADU

Čl.21

U zapisnik o sjednicama osnivača se unose podaci i materijali koji su bili predmet rasprave na sjednici. Pored ovih podataka, u zapisnik se na zahtjev osnivača unose i drugi podaci.

Čl.22

Zapisnik o radu sa prethodne sjednice osnivača se usvaja na prvoj narednoj sjednici.

Čl.23

Izvršni direktor društva može u okviru svojih ovlašćenja dati drugome pismeno punomoćje za zastupanje Društva. Izvršni direktor društva, uz saglasnost osnivača, može određenom licu, specijalizovanom za određene poslove, dati prokuru, čiji obim, vrstu i sadržinu utvrđuje svojom odlukom.

Čl 24

Pored izvršnog direktora Društvo mogu zastupati i druga ovlašćena lica, o čemu odlučuje osnivač Društva.

REZERVE DRUŠTVA

Čl.25

Društvo na kraju svake poslovne godine, iz neto dobiti izdvaja dio koji utvrđuje osnivač, u obavezni i posebni rezervni fond.

OBAVEZNI I REZERVNI FOND

Čl.26

Društvo može imati obavezni i rezervni fond, o čemu odlučuje osnivač.

U obavezni rezervni fond, svake godine od dobiti se unosi najmanje 5%, dok fond ne dostigne najmanje 10% osnovnog kapitala.

Čl.27

Obavezni rezervni fond, dok se ne dostigne zakonom utvrđen najmanji iznos, upotrebljava se samo za pokrivanje gubitaka.

Čl.28

Ukoliko se obavezna rezerva Društva smanji ispod minimuma, koji je zakonom propisan (10% osnovnog kapitala), mora se dopuniti do propisanog iznosa.

POSEBNI REZERVNI FOND

Čl.29

Društvo može imati i posebne rezervne fondove, saglasno zakonu, o čemu odlučuje osnivač Društva.

STATUSNE PROMJENE I PROMJENE OBLIKA DRUŠTVA

STATUSNE PROMJENE

Čl.30

Društvo se može spojiti sa drugim društvom (spajanjem), podijeliti na dva ili više društva (podjela), ili promijeniti oblik (promjena oblika društva).

Spajanje, pripajanje ili podjela Društva, vrši se saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima.

Odluku o statusnim promjenama Društva donosi osnivač Društva.

NAČINI PROMJENE OBLIKA DRUŠTVA

Čl.31

Društvo može promijeniti oblik u drugi oblik ako ispunjava uslove o osnivanju oblika utvrđene Zakonom o privrednim društvima.

Čl.32

Odluku o promjeni oblika Društva donosi osnivač.

PRESTANAK DRUŠTVA

Čl.33

Društvo će poslovati sve dok postoje ekonomski i zakonski uslovi za obavljanje njegove djelatnosti, a može prestati sa poslovanjem samo na način i pod uslovima zakonom propisanim.

Društvo prestaje u sljedećim slučajevima:

- 1) ako mu je izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti, zbog toga što ne ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti, a u roku određenom u izrečenoj mjeri ne ispuni te uslove, odnosno ne promjeni djelatnost,
- 2) ako prestanu da postoje prirodni i drugi uslovi za obavljanje djelatnosti,
- 3) odlukom osnivača,
- 4) ako se pravosnažnom odlukom suda utvrdi ništavnost upisa u registar,
- 5) ako ne produži registraciju saglasno zakonu,
- 6) stečajem ili likvidacijom društva,
- 7) spajanjem sa drugim društvom ili podjelom,
- 8) u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA ČOVJEKOVE SREDINE

Čl.34

Osnivač, organi i radnici Društva su dužni da organizuju obavljanje djelatnosti na način kojim se osiguravaju bezbjednost na radu kao i da preduzimaju i sprovode potrebne mjere zaštite na radu i životne sredine u skladu sa republičkim zakonima koji regulišu ovu oblast.

Društvo i dijelovi Društva su dužni da obavljaju svoje djelatnosti, čuvaju vrijednost i obezbijeduju potrebne uslove za zaštitu i unaprijeđenje čovjekove sredine i da spriječavaju uzroke i otklanjaju posljedice koje ugrožavaju prirodne i radom stvorene vrijednosti životne sredine.

IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Čl.35

Izmjene i dopune statuta mogu se vršiti u postupku i na način kao i za njegovo donošenje, odnosno od strane osnivača, a u skladu sa Odlukom o osnivanju.

Ugovor ili Odluka se prijavljuje u Centralni registar Privrednih subjekata Poreske uprave.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a počinje da proizvodi pravno dejstvo od dana registrovanja Društva u Centralni registar Privrednih subjekata Poreske uprave.

NADLEŽNO PRAVO

Na sva pitanja koja se odnose na važenje, tumačenje ili izvršenje odredba ovog Statuta, primjenjivaće se važeći propisi u Crnoj Gori.

OSNIVAČI :

DANIJEL SEKULIĆ
po specijalnom punomoćju

~~ZADORIN DEVIĆ~~



~~DANIJEL SEKULIĆ~~
po specijalnom punomoćju
za ALEXANDRA GLINENKO



~~DANIJEL SEKULIĆ~~
po specijalnom punomoćju



~~DANIJEL SEKULIĆ~~

77 ДОВЕРЕННОСТЬ

Город Москва, шестнадцатого мая две тысячи восемнадцатого года.

Я, гр. Литвак Валерий, 28 марта 1963 года рождения, место рождения: СССР, гражданство: Государство Израиль, пол: мужской, паспорт гражданина Израля 21300499, документ выдан: г. Москва 14 февраля 2014 года, зарегистрирован по месту жительства по адресу: г. Москва, Госпитальный вал, д. 5, строение 12, кв. 32, (далее именуемый Доверитель), являясь учредителем с долей капитала 5% (пять) процентов в компании «СИ ТРЕЙД» («SEA TRADE») ООО КОТОР, ул. Пут Првоборца бб. Шкаляры, Котор Черногория, зарегистрированной в ЦРПС с номером 5-0393944, ИНН: 02669935,

настоящей доверенностью уполномочиваю:

Даниела Секулича из Подгорицы, Черногория, Аеродромска улица,

(„Поверенный“) от моего имени и за мой счет осуществлять следующие действия:

- подписать и подать форму PS02 в Центральный реестр хозяйствующих субъектов Черногории (далее в тексте ЦРПС), для того, чтобы Общество «СИ ТРЕЙД» («SEA TRADE») КОТОР, ИНН: 02669935 изменило Исполнительного директора и уполномоченного представителя (далее именуемое: Общество).

- подписать и предоставить новую редакцию текста Устава Общества в ЦРПС;

- подписать и подать Решение о назначении и увольнении исполнительного директора и Решение о назначении и увольнении уполномоченного представителя в ЦРПС;

- подписать и подать решение об изменении местонахождения, адреса для получения официальной почты и адреса основного места деятельности Общества в ЦРПС;

- провести всю процедуру для Общества в ЦРПС, и после регистрации получить решение об оформлении/ регистрации;

- получить печать зарегистрированного Общества.

Доверенность выдана сроком на пять лет, с правом передоверия полномочий по настоящей доверенности другим лицам.

Содержание статей 185-189 Гражданского кодекса Российской Федерации мне разъяснены.

Текст настоящей доверенности соответствует моим действительным намерениям. Мне понятны разъяснения нотариуса о правовых последствиях выдачи доверенности.

Информация, установленная нотариусом с моих слов, внесена в текст сделки верно.

Содержание настоящей доверенности доверителю зачитано вслух.

доверитель М.Валерий Литвак

Российская Федерация

Город Москва

Шестнадцатого мая две тысячи восемнадцатого года

Настоящая доверенность удостоверена мной, Король Викторией Алексеевной, нотариусом города Москвы.

Содержание доверенности соответствует волеизъявлению лица, выдавшего доверенность.


Доверенность подписана в моем присутствии.

Личность подписавшего доверенность установлена, его дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре: № 08/82-н/77-2018-8-3794.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 200 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1200 руб. 00 коп.



В.А. Король

Ja, NOTAR, **Tanja Čepić**, sa sjedištem u Podgorici, Ulica Njegoševa 3/II, potvrđujem da je ovo prepis izvorne isprave: KOPIJE PUNOMOĆJA.

Izvorna isprava ispisana je i ima 1 stranicu.

Izvornu ispravu je notaru predočila stranka DANIJEL SEKULIĆ, Podgorica, Pasoš

Naknada za rad notara za ovjeru po tarifnom broju 7 NT u iznosu od 2,50 € sa PDV-om od 0,53 €, što predstavlja ukupno 3,03 €, naplaćena je.


CRNA GORA

OVP-2272/2018

U Podgorici, 07.06.2018. godine

TANJA ČEPIĆ

PODGORICA





PREVOD SA RUSKOG JEZIKA

77 A B 7301953

PUNOMOĆJE

Moskva, šesnaestog maja dvije hiljade osamnaeste godine

Ja, **Litvak Valerij (Литвак Валерий** na ruskom, prim. prev.), rođen 28. marta 1963. godine, mjesto rođenja: SSSR, državljanin Države Izrael, muškog pola, pasoš državljanina Izraela 21300499, dokument je izdat u Moskvi 14. februara 2014. godine, prebivalište prijavljeno na adresi: Moskva, Hospitalnij val 5, objekat 12, stan 32, (u daljem tekstu Davalac punomoćja), budući da sam osnivač sa udjelom kapitala 5% (pet) procenata u kompaniji "SI TREJD" ("SEA TRADE) KOTOR DOO, ul. Put prvoborca bb, Škaljari, Kotor, Crna Gora, registrovanoj u CRPS pod brojem 5-0393944, PIB: 02669935,

ovim punomoćjem ovlašćujem:

Danijela Sekulića iz Podgorice, Crna Gora, Aerodromska ulica "Punomoćnik") da u moje ime i za moj račun vrši sledeće radnje:

- potpiše i preda obrazac PS02 u Centralni registar privrednih subjekata Crne Gore (u daljem tekstu CRPS), kako bi Društvo "SEA TRADE" KOTOR, PIB: 02669935 promijenilo Izvršnog direktora i ovlašćenog zastupnika (u daljem tekstu: Društvo);
- potpiše i preda novu verziju teksta Statuta Društva u CRPS;
- potpiše i dostavi Odluku o postavljanju i razrješenju izvršnog direktora i Odluku o imenovanju i razrješenju ovlašćenog zastupnika u CRPS;
- potpiše i preda rješenje o promjeni sjedišta, adrese za prijem službene pošte i adrese glavnog mjesta poslovanja Društva u CRPS;
- sprovede cijelu proceduru za Društvo u CRPS, i da poslije registracije preuzme rješenje o upisu/registraciji;
- preuzme pečat registrovanog Društva.

Punomoćje je izdato na rok od pet godina, sa pravom prenosa ovlašćenja iz ovog punomoćja na druga lica.

Razjašnjen mi je sadržaj članova 185-189 Građanskog zakonika Ruske Federacije.

Tekst ovog punomoćja odgovara mojim stvarnim namjerama. Razumijem pojašnjenja notara o pravnim posljedicama davanja punomoćja.

Informacije koje je notar ustanovio na osnovu mog iskaza, tačno su unesene u tekst pravnog posla.

Sadržaj ovog punomoćja davaocu punomoćja je pročitao naglas.

davalac punomoćja Litvak Valerij (svojeručan potpis, prim. prev.)

Ruska Federacija

Moskva

Šesnaestog maja dvije hiljade osamnaeste godine

Ovo punomoćje sam ovjerila ja, Korolj Viktorija Aleksejevna, notar grada Moskve.

Sadržaj punomoćja odgovara izjavi volje lica koje je dalo punomoćje.

Punomoćje je potpisano u mom prisustvu.

Identitet potpisnika punomoćja je utvrđen, njegova radna sposobnost provjerena.

Zavedeno u registru: br. **08/82-Н/77-2018-8-3794**.


Naplaćena državna taksa (prema tarifi): 200 rub. 00. kopejki

Plaćeno za pružanje usluga pravnog i tehničkog karaktera: 1200 rub. 00 kop.

V. A. Korolj

/okrugli pečat sa tekstem: A. V. KOROLJ, NOTARSKI OKRUG MOSKVA/

/svojeručan potpis, prim. prev./




ТУМАС
Tatjana Jovović

za ruski jezik, postavljena u Crnoj Gori Rješenjem ministra pravde broj: 03-745-1976/17 od 29. septembra 2017. godine, na vrijeme od pet godina, potvrđuje da je ovaj prevod vjeran originalu.

Troškovi prevoda iznose _____ €

U Podgorici, dana 23. 05. 2018



Potpis


Tatjana Jovović
Татьяна Йовович
ПЕРЕВОДЧИК

русского языка, назначенная в Черногории в соответствии с Решением министра юстиции № 03-745-1976/17 от «29» сентября 2017 года, сроком на пять лет, подтверждает, что данный перевод соответствует оригиналу.

Стоимость перевода составляет _____ €

В Подгорице, дата: _____

Печать Подпись

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Өлкө..... *Кыргыз Республикасы*
Ушул расмий документ
2. кол коюлду (фамилиясы) *Макирова А.К.*
3. катарында чыккан *жеке нотариус*
4. мөөр/штамп менен күбөлөндүрүлгөн (мекеменин аталышы) *Биринчи иди нотариус*
нотариалдык катмары
күбөлөндүрүлдү
5. *Бишкек шаары*
6. (датасы) *21.05.2018-ж.*
7. (күбөлөндүргөн органдын аталышы).....
Чүй-Бишкек шаарынын Биринчи иди нотариус
8. № .. *2767*
9. мөөрү/.....
10. колу .. *О.К. Софонов*





PREVOD SA RUSKOG JEZIKA

PUNOMOĆJE

grad Biškek, ul. Abrahamova 166, kab. 55,
Osamnaestog maja dvije hiljade osamnaeste godine
/Grb Kirgiske Republike/ KIRGISKA REPUBLIKA

Ja, državljanin Kirgiske Republike **Zadorin Renat Mithatovič**, rođen 12. 02. 1966. godine, lična karta serije AN 1998883, izdata od strane IIM (Ministarstva unutrašnjih poslova) 50-55 dana 22. 10. 2010. godine, pasoš serije AC 1423125, izdat od strane GAIRT (Državne agencije za informacione resurse i tehnologije) dana 22. 10. 2010. godine, prijavljen na adresi: Kirgiska Republika, Biškek, 3. mikrorajon, zgrada 7. stan 4, osnivač sa udjelom kapitala 90% u kompaniji „**SEA TRADE**“ **DOO KOTOR**, ul. Put prvoborca bb, Škaljari, Kotor, Crna Gora, registrovanoj u CRPS pod brojem 5-0393944, PIB: 02669935; (dalje u tekstu Društvo);

ovim punomoćjem ovlašćujem državljanina Republike Crne Gore **Danijela Sekulić (DANIJEL SEKULIĆ)**, [redacted] godine, pasoš serije [redacted] izdat od strane PJ Podgorica, datum izdavanja 16. 02. 2010. godine, nastanjen na adresi: ulica Aerodromska, Podgorica, Crna Gora,

da zastupa mene i moje interese kao osnivača pred državnim i nedržavnim organima, organizacijama i ustanovama Republike Crne Gore, da u moje ime potpiše i preda obrazac PSO2 u Centralni registar privrednih subjekata (dalje u tekstu CRPS) kako bi Društvo izvršilo promjenu Izvršnog direktora i ovlašćenog zastupnika, adresu za prijem službene pošte i adresu glavnog mjesta poslovanja Društva; da u moje ime potpiše i preda revidirani tekst Statuta Društva u CRPS; da u moje ime potpiše i preda u CRPS Odluku o imenovanju i razrješenju izvršnog direktora i Odluku o imenovanju i razrješenju ovlašćenog zastupnika; da u moje ime potpiše i preda odluku o promjeni sjedišta, adrese za prijem službene pošte i adrese glavnog mjesta poslovanja Društva, da sprovede kompletnu proceduru za Društvo u CRPS, i da poslije registracije preuzme odluku o upisu/registraciji; da vrši sva neophodna plaćanja, kao i da obavlja sve druge radnje i formalnosti u vezi sa izvršenjem ovog naloga.

Ovlašćenja iz ovog punomoćja **ne mogu biti** predata drugim licima.
Punomoćje je izdato na rok od **tri godine**.

Potpis Zadorin Zadorin Renat Mithatovič /svojeručan potpis/

18. maja 2018. godine ovo punomoćje sam ovjerila ja, Šakirova Asel Kenenbekovna, privatni notar Prvomajskog notarskog okruga u Biškeku, Kirgiska Republika. Licenca МЮ КП № 670 од 04. 06. 2014. godine.

Punomoćje je u mom prisustvu potpisao **Zadorin Renat Mithatovič**. Njegov identitet je potvrđen, radna i pravna sposobnost su provjerene.

Zavedeno u registru pod br. 2234 /Okrugli pečat notara/
Naplaćena državna taksa (nečitko, prim. prev.)
Notar /svojeručan potpis/

/Sastavni dio ovog punomoćja je i apostil na kirgiskom jeziku, na kome je pod tačkom 6. evidentan datum 21. 05. 2018, a pod tačkom 8. br. 2766, prim. prev./



TUMAČ
Tatjana Jovović

za ruski jezik, postavljena u Crnoj Gori Rješenjem ministra pravde broj: 03-745-1976/17 od 29. septembra 2017. godine, na vrijeme od pet godina, potvrđuje da je ovaj prevod vjeran originalu.

Troškovi prevoda iznose _____ €

U Podgorici, dana 28. 05. 2018.

Tatjana Jovović
Potpis

Татьяна Йозович
ПЕРЕВОДЧИК

русского языка, назначенная в Черногории в соответствии с Решением министра юстиции № 03-745-1976/17 от «29» сентября 2017 года, сроком на пять лет, подтверждаю, что данный перевод соответствует оригиналу.

Стоимость перевода составляет _____ €

В Подгорице, дата: _____

Печать

Подпись

U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima Crne Gore ("Sl. list RCG", br. 06/02 od 08.02.2002, "Sl. list CG", br. 17/07 od 31.12.2007, 80/08 od 26.12.2008, 40/10 od 22.07.2010, 73/10 od 10.12.2010, 36/11 od 27.07.2011, 40/11 od 08.08.2011) i Statuta " **SEA TRADE** " društvo sa ograničenom odgovornošću, PIB: **02669935** (u daljem tekstu: Društvo), osnivači RENAT ZADORIN, Republika Kirgizija, br. pasoša: AC1423125, ALEXANDRA GLINENKO, Ruska Federacija, br. pasoša: 72 3357744, VALERY LITVAK, Izrael, br.pasoša: 21300499, preko punomoćnika Danijela Sekulića sa JMB:0410983210280 dana 07.06.2018. godine, donose

ODLUKU

o promjeni ovlaštenja izvršnog direktora Društva

Član 1.

Marija Janković sa iz Podg obavlja funkciju izvršnog direktora Društva.

Član 2.

Izvršni direktor iz ove Odluke ima pravo da pojedinačno zastupa Društvo u svim pravnim poslovima u unutrašnjem i spoljno-trgovinskom prometu bez ograničenja.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

OSNIVAČI :

DANIJEL SEKULIĆ
po specijalnom punomoćju
za ZADORIN RENAT
Br.pasoša: AC1423125

DANIJEL SEKULIĆ
po specijalnom punomoćju
za ALEXANDRA GLINENKO
Br.pasoša: 72 3357744

DANIJEL SEKULIĆ
po specijalnom punomoćju
za VALERY LITVAK
Br.pasoša: 21300499



PREVOD SA RUSKOG JEZIKA

77 A B 5409454

PUNOMOĆJE

Moskva, sedamnaestog maja dvije hiljade osamnaeste godine

Ja, **Glinenko Aleksandra Viktorovna (Глиненко Александра Викторовна** na ruskom, prim. prev.), rođena 02. oktobra 1989. godine u ROSTOVU NA DONU, državljanka Ruske Federacije, ženskog pola, lična karta državljanina Ruske Federacije 45 12 928358, izdata od ODJELJENJA UFMS (Uprave Federalne migracione službe) RUSIJE ZA MOSKVU, REJON JUŽNO TUŠINO 14. februara 2013. godine, šifra sektora: 770-099, prijavljena na adresi: Rusija, Moskva, ulica Maršala Konjeva 14 (četnaest), stan 57 (pedest sedam), pasoš državljanina Ruske Federacije koji identifikuje državljanina Ruske Federacije izvan granica Ruske Federacije br. 72 3357744, izdat 02. marta 2013. godine od strane FMS 77001, rok važenja ističe 02. marta 2023. godine (u daljem tekstu Davalac punomoćja), budući da sam osnivač sa udjelom kapitala 5% (pet) procenata u kompaniji "SI TREJD" ("SEA TRADE) KOTOR DOO, ul. Put prvoborca bb, Škaljari, Kotor, Crna Gora, registrovanoj u CRPS pod brojem 5-0393944, PIB: 02669935, ovim punomoćjem ovlašćujem:

Danijela Sekulića iz Podgorice,

("Punomoćnik") da u moje ime i za moj račun vrši sljedeće radnje:

- potpiše i preda obrazac PS02 u Centralni registar privrednih subjekata Crne Gore (u daljem tekstu CRPS), kako bi "SEA TRADE" KOTOR, PIB: 02669935 izvršilo promjenu Izvršnog direktora i ovlašćenog zastupnika, adresu za prijem službene pošte i adresu glavnog mjesta poslovanja Društva;
- potpiše i preda novu verziju teksta Statuta Društva u CRPS;
- potpiše i dostavi Odluku o imenovanju i razrješenju izvršnog direktora i Odluku o imenovanju i razrješenju ovlašćenog zastupnika u CRPS;
- potpiše i dostavi odluku o promjeni sjedišta, adrese za prijem službene pošte i adrese glavnog mjesta poslovanja Društva u CRPS;
- sprovede cjelokupnu proceduru za Društvo u CRPS, i da poslije registracije preuzme rješenje o upisu/registraciji;
- preuzme pečat registrovanog Društva;

Punomoćje je izdato na rok od pet godina, sa pravom prenosa ovlašćenja iz ovog punomoćja na druga lica.

Razjašnjen mi je sadržaj članova 185-189 Građanskog zakonika Ruske Federacije.

Tekst ovog punomoćja odgovara mojim stvarnim namjerama. Razumijem pojašnjenja notara o pravnim posljedicama davanja punomoćja.

Informacije koje je notar ustanovio na osnovu

(Kraj strane originala)

77 A B 5409455

mog iskaza, tačno su unesene u tekst pravnog posla.

Sadržaj ovog punomoćja davaocu punomoćja je pročitao naglas.

Davalac punomoćja Glinenko Aleksandra Viktorovna (svojeručan potpis, prim. prev.)

Ruska Federacija

Moskva

Sedamnaestog maja dvije hiljade osamnaeste godine

Ovo punomoćje sam ovjerila ja, Kondrušina Ljudmila Vladimirovna, privremeni vršilac dužnosti notara grada Moskve Luščikove Irine Anatoljevne.

Sadržaj punomoćja odgovara izjavi volje lica koje je dalo punomoćje.



PREVOD SA RUSKOG JEZIKA

Notarijski zapisnik punomoćja je utvrđen, njegova radna sposobnost provjerena.

Zavedeno u registru: br. 77/334-H/77-2018-13-102.

Naplaćena državna taksa (prema tarifi): 200 rub. 00. kopejki

Plaćeno za pružanje usluga pravnog i tehničkog karaktera: 1200 rub. 00 kop.

L. V. Kondrušina

/okrugli pečat sa tekstem: NOTAR I. A. LUŠCIKOVA. NOTARSKI OKRUG MOSKVA//svojeručan potpis, prim. prev./

/okrugli pečat sa tekstem: NOTAR I. A. LUŠCIKOVA. NOTARSKI OKRUG MOSKVA, prošiven plavom trakom i sa nalijepljenim crvenim žigom/

Ukupno prošiveno, numerisano i ovjereno pečatom 2 lista.

Potpis privremenog vršioca dužnosti notara, svoj potpis - prim. prev.

T-J



TUMAČ
Tatjana Jovović

za ruski jezik, postavljena u Crnoj Gori Rješenjem ministra pravde broj: 03-745-1976/17 od 29. septembra 2017. godine, na vrijeme od pet godina, potvrđuje da je ovaj prevod vjeran originalu.

Трошак превода износи _____ €

23.05.2018. 
Potpis

Татьяна Йовович
ПЕРЕВОДЧИК

русского языка, назначенная в Черногории в соответствии с Решением Министра юстиции № 03-745-1976/17 от «29» сентября 2017 года, сроком на пять лет, подтверждает, что данный перевод соответствует оригиналу.

Стоимость перевода составляет _____ €

В Подгорице, дата: _____

Печать Подпись



77 A B 5409454

PUNOMOĆJE

Grad Moskva, sedamnaestog maja dvije hiljade osamnaeste godine

Ja Glinenko Alexandra Viktorovna, rođena 02. oktobra 1989. godine u ROSTOVU NA DONU, državljanstvo: Ruske Federacije, pol: ženski, lična karta državljanina Ruske Federacije broj 45 12 928358, izdata od ODJELJENJA UFMS RUSIJE ZA GRAD MOSKVU, REJON JUŽNO TUŠINO dana 14. februara 2013. godine, šifra sektora; 770-099, prijavljena na adresi: Rusija, grad Moskva, ulica Maršala Konjeva, broj 14 (četnaest), stan 57 (pedeset sedam), pasoš državljanina Ruske Federacije br. 72 3357744, izdat 02. marta 2013. godine od FMS 77001, sa rokom važnosti do 02. marta 2023. godine (u daljem tekstu: Davalac punomoćja), osnivač sa udjelom od 5% (pet) u kompaniji „SEA TRADE“ do.o. KOTOR, Crna Gora, ul. Put Prvoborca bb, Škaljari, Kotor, Crna Gora, registrovane kod CRPS pod brojem 5-0393944, sa PIB-om 02669935, ovim punomoćjem ovlašćujem:

Danijela Sekulića iz Podgorice, Crna Gora, ulica Aerodromska bb, sa JMBG:

[redacted] („Punomoćnik“), da može u moje ime i za moj račun da:

- potpiše i preda obrazac PS02 Centralnom Registru Privrednih subjekata, Crne Gore (u daljem tekstu CRPS) kako bi „SEA

ДОВЕРЕННОСТЬ

Город Москва, семнадцатого мая две тысячи восемнадцатого года.

Я, гр. Глиненко Александра Викторовна, дата рождения: 02 октября 1989 года, место рождения: ГОР. РОСТОВ-НА-ДОНУ, гражданство: Российская Федерация, пол: женский, паспорт гражданина Российской Федерации 45 12 928358, выданный ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ ЮЖНОЕ ТУШИНО 14 февраля 2013 года, код подразделения: 770-099, зарегистрированная по адресу: Россия, город Москва, улица Маршала Конева, дом 14 (четырнадцать), квартира 57 (пятьдесят семь), паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации № 72 3357744, выданный 02 марта 2013 года ФМС 77001, дата окончания срока: 02 марта 2023 года (далее именуемая Доверитель), являясь учредителем с долей капитала 5% (пять) процентов в компании «СИ ТРЕЙД» («SEA TRADE») ООО, КOTOR, ул. Пут Првоборца бб, Шкаляры, Котор Черногория, зарегистрированной в ЦРПС с номером 5-0393944, ИНН: 02669935, настоящей доверенностью уполномочиваю:

Данисла Секулича из Подгорицы, Черногория, Aerodromska ulica, ИНН: [redacted] („Поверенный“) от моего имени и за мой счет осуществлять следующие действия:

г. Моск-

TRADE" KOTOR, PIB-om 02669935 izvršib promjenu izvršnog direktora i ovlašćenog zastupnika, sjedišta adrese za prijem službene pošte i adrese glavnog mjesta poslovanja Društva

- potpiše i preda prečišćeni tekst Statuta društva u CRPS ;
- potpiše i preda Odluku o imenovanju i razrešenju izvršnog direktora i Odluku o imenovanju i razrešenju ovlašćenog zastupnika u CRPS
- potpisati i dostaviti odluku o promjeni sjedišta, adrese za dobijanje službene pošte i adrese sjedišta Društva za obavljanje osnovne djelatnosti u CRPS;
- sprovede cjelokupnu proceduru za Društvo u CRPS, kao i da po izvršenoj registraciji preuzme riješenje o upisu/registraciji;
- preuzeti pečat registrovanog Društva.

Ovo punomoćje važi pet godina, sa pravom ustupanja ovlašćenja po ovom punomoćju na druga lica.

Sadržaj članaka 185-189 Građanskog zakonika Ruske Federacije mi je pojašnjen.

Tekst ovog punomoćja odgovara mojim namjerama. Shvatila sam pojašnjenja notara o pravnim posljedicama punomoćja.

Informacije koje je notar ustanovio na osnovu

- подписать и подать форму PS02 в Центральный реестр хозяйствующих субъектов Черногории (далее в тексте ЦРПС), для того, чтобы Общество «СИ ТРЕЙД», КОТОР, ИНН: 02669935, изменило Исполнительного директора и уполномоченного представителя, адрес для получения официальной почты и адрес основного места деятельности Общества;
- подписать и предоставить новую редакцию текста Устава Общества в ЦРПС;
- подписать и подать Решение о назначении и увольнении исполнительного директора и Решение о назначении и увольнении уполномоченного представителя в ЦРПС;
- подписать и подать решение об изменении местонахождения, адреса для получения официальной почты и адреса основного места деятельности Общества в ЦРПС;
- провести всю процедуру для Общества в ЦРПС, и после регистрации получить решение об оформлении/ регистрации;
- получить печать зарегистрированного Общества;

Доверенность выдана сроком на пять лет, с правом на передоверие полномочий по настоящей доверенности другим лицам.

Содержание статей 185-189 Гражданского кодекса Российской

77 А В 5409455

mojeg iskaza unesene su u tekst pravnog
posla vjerno. Sadržaj ovog punomoćja
davaocu punomoćja je pročitan na glas.

Федерации мне разъяснены.

Текст настоящей доверенности
соответствует моим действительным
намерениям. Мне понятны разъяснения
нотариуса о правовых последствиях выдачи
доверенности.

Информация, установленная
нотариусом с моих слов, внесена в текст
сделки верно.

Содержание настоящей доверенности
доверителю зачитано вслух.

Доверитель/ Davačac punomoćja

Грищенко Александра Викторовна

Российская Федерация

88-

Город Москва

Семнадцатого мая две тысячи восемнадцатого года

Настоящая доверенность удостоверена мной, Кондрушиной Людмилой Владимировной,
временной исполняющей обязанности нотариуса города Москвы Лушиковой Ирины
Анатольевны.

Содержание доверенности соответствует волеизъявлению лица, выдавшего
доверенность.

Доверенность подписана в моем присутствии.

Личность подписавшего доверенность установлена, его дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре: № 771334-н/77-2018-13-102.


Взыскано по тарифу: 200 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1200 руб.00 коп.



Л.В. Кондрушина

Л.В. Кондрушина



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 2 листов.

ВРИО *Молдыр-Уса*

Ja, NOTAR, **Tanja Čepić**, sa sjedištem u Podgorici, Ulica Njegoševa 3/II, potvrđujem da je ovo prepis izvorne isprave: KOPIJE PUNOMOĆJA.


Izvorna isprava ispisana je i ima 4 stranice.

Izvornu ispravu je notaru predočila stranka DANIJEL SEKULIĆ, Podgorica (Pasoš br. J39BA5702 PJ Podgorica).

Naknada za rad notara za ovjeru po tarifnom broju 7 NT u iznosu od 3,75 €, i troškovi u iznosu od 1,00 € sa PDV-om od 1,00 €, što predstavlja ukupno 5,75 €, naplaćena je.

CRNA GORA
OVP-2271/2018
U Podgorici, 07.06.2018. godine
NOTAR
TANJA ČEPIĆ
PODGORICA

30 Notar
TANJA ČEPIĆ
Tanja Čepić
CRNA GORA
PODGORICA





Republika Crna Gora

OBAVJEŠTENJE O NASTAVKU REGISTRACIJE

DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Registarski broj **5 - 0393944 / 005**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

"SEA TRADE" D.O.O. - PODGORICA

produžilo registraciju dana 21.11.2009 u 10:00 sati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02).

Obaveza sledećeg produženja je na da 21.11.2010 u skladu sa čl. 86. st. 8 i 9 Zakona o privrednim društvima.

Krenu obuh Biceps

17.11.2009

M.P.

REGISTRATOR

Dejan Terzić

DEJAN TERZIĆ



CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

Formular za prijavu promjene registracije
10.11.2009 16

дане _____
преподписаног дана _____

PUNI NAZIV:	"SEA TRADE" D.O.O. PODGORICA
Registarski broj:	5-0393944/004

Prijava se podnosi preko: Zastupnika Punomoćnika

Elektronska prijava Broj i datum potvrde upisa ovlaštenog podnosioca
*popunjava se u slučaju elektronske prijave

Podnosilac prijave:

Ime i prezime:	VJERA KNEŽEVIĆ
Jedinstveni matični broj:	

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca:

[Handwritten signature]



*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: _____
*potpis i pečat registratora

M.P. 1



**CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA**

Broj: 5 - 0393944 / 014

U Podgorici, dana 08.06.2018.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11), rješavajući po prijavi za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" TIVAT, broj 265880 podnijetoj dana 08.06.2018. u 08:38:48, preko

Ime i prezime: DANIJEL SEKULIĆ

donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" TIVAT - registarski broj 5 - 0393944, PIB 02669935 , i to:

Statut:

Briše se: Statut od 29.05.2018.

Registruje se - upisuje se: Statut od 07.06.2018.

Ograničenja - Izvršni direktor MARIJA JANKOVIĆ

Briše se: Ograničeno - Izvršni direktor iz ove Odluke ima pravo da pojedinačno zastupa Društvo u svim pravnim poslovima u unutrašnjem i spoljno-trgovinskom prometu s tim da ne može raspolagati finansijskim sredstvima preko 30.000 eura bez pismene saglasnosti osnivača Društva.

Registruje se - upisuje se: Neograničeno

Ovlašćenja - Izvršni direktor MARIJA JANKOVIĆ

Briše se: Kolektivno (sa Osnivačem)

Registruje se - upisuje se: Pojedinačno

D. Sekulić
08.06.2018.

Obrazloženje

Podnosilac je dana 08.06.2018. u 08:38:48 podnio prijavu za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću SEA TRADE. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je članom 87 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11).

M.P.

Sam. Savjetnik I


Marija Mićković

Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8,00 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa 832-3161017-60-Administrativna taksa.



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 265880

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je DANIJEL SEKULIĆ dostavio-la dokument za Promjena društva sa ograničenom odgovornošću – DOO - SEA TRADE - DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU iz TIVAT, registarski broj:50393944 sa sljedećim prilogima:

Odluka o promjeni ovlašćenja izvršnom direktoru

Dokaz o uplaćenju naknadi za objavljivanje podataka u "Službenom listu Crne Gore"

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Punomoćje

Obrazac

Statut društva

Datum prijema dokumentacije: 8.6.2018. god.

Podnosilac prijave

Dokument primio/la

Milan Zvicer, Samostalni referent

M.P.

Uputstvo za praćenje prijave: Prijava se može pratiti putem sajta www.crps.me odabirom stavke menija PRETRAGA REGISTRA, zatim PRETRAGA PREDMETA. U ponuđena polja unijeti broj predmeta i datum prijema dokumentacije i kliknuti dugme TRAŽI. Ukoliko je prikazan status **OBRAĐEN** rješenje se može preuzeti. Broj kontakt telefona CRPS-a: +38220230858.



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0393944 / 013
PIB: 02669935

Datum registracije: 12.07.2007.
Datum promjene podataka: 29.05.2018.

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" TIVAT

Broj važeće registracije: /013

Skraćeni naziv: SEA TRADE
Telefon:
eMail:
Datum zaključivanja ugovora: 04.07.2007.
Datum donošenja Statuta: 04.07.2007. Datum promjene Statuta: 29.05.2018.
Adresa glavnog mjesta poslovanja: BOGIŠIĆI BB TIVAT
Adresa za prijem službene pošte: BOGIŠIĆI BB TIVAT
Adresa sjedišta: BOGIŠIĆI BB TIVAT
Pretežna djelatnost: 5510 Hoteli i sličan smještaj
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA
Oblik svojine: Privatna
Porijeklo kapitala: Strani
Upisani kapital: 10.000,00Euro (Novčani 10.000,00Euro, nenovčani 0,00Euro)

OSNIVAČI:

RENAT ZADORIN A

Uloga: Osniv

Udio: 90%

ALEXANDRA GLINENKO 72 3357744 RUSKA FEDERACIJA

Uloga: Osnivač

Udio: 5%

VALERY LITVAK 21300499 IZR

Uloga: Osnivač

Udio: 5%

LICA U DRUŠTVU:

RENAT ZADORIN AC1423125 KIRGIZIJA

Adresa:

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

ALEXANDRA GLINENKO

Adresa:

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

VALERY LITVAK

Adresa: GOSPI

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

MARIJA JANKOVIĆ

Adresa: RADOSAV

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (Izvršni direktor iz ove Odluke ima pravo da pojedinačno zastupa Društvo u svim pravnim poslovima u unutrašnjem i spoljno-trgovinskom prometu s tim da ne može raspolagati finansijskim sredstvima preko 30.000 eura bez pismene saglasnosti osnivača Društva.)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (sa Osnivačem)

Izdato: 08.06.2018 godine u 08:36h

MP

NAČELNICA

Dušanka Vujisić

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Zastupnika Punomoćnika

JMB:

Država:

Ime i prezime:

Danijel Sekulić

Opština:

Telefon:

Mjesto:

e-mail:

Ulica:

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

 Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt

Matični broj:

02669935

Registarski broj:

50393944

Puni naziv:

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
"SEA TRADE" Tivat

1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

 OD KD AD DOO NVO Ustanova Zadruga Ostali

1.2. Puni naziv:

*ukoliko je promjen puni naziv izvršice se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv:

1.4. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

07.06.2018

1.5. Podaci o Ugovoru /
odluci o osnivanju:Datum
zaključenja/donošenja:

2. NOVA ADRESE UPRAVE – SJEDIŠTA

2.1. Opština

2.2. Mjesto

2.3. Ulica:

2.4. Broj:

3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država

3.2. Opština

3.3. Mjesto

3.4. Ulica:

3.5. Broj:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine *ukoliko je označena promjena opštine izvršiće se i preregistracija u Poreskom registru

4.2. Opština 4.3. Mjesto

4.4. Ulica: 4.5. Broj:

5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA

5.1. Datum rješenja:

5.2. Broj rješenja:

*popunjava se samo ukoliko registraciji u CRPS prethodi registracija kod drugog državnog organa

6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST

7. NOVI OBLIK SVOJINE

bez oznake svojine privatna zadružna dva ili više oblika svojine državna

8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA

8.1. Telefon: + 382 /

8.2. Fax: + 382 /


8.3. E-mail:

8.4. Adresa internet strane:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.



9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

Povećanje
 Smanjenje

Osnovni kapital:	Prije promjene	Iznos promjene	Nakon promjene
Ukupno (novčani+nenovčani):	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> novčani – iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> nenovčani – iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €

10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

Prestanak Regstruje se Mijenja se udio

10.1. Status:

Osnivač Član DOO Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*upisati status

10.2. MB / JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša
za strano pravno lice unijeti broj registracije u

10.3. Naziv / Ime i prezime:

10.4. Sjedište / Adresa:

Država

Opština

Mjesto:

Ulica:

Broj:

10.5. Udio

 %

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

 Odbor direktora Upravni odbor Skupština Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

 Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

 Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Adresa:

Država

Opština

Mjesto:

Ulica:

Broj:

12.4. Ovlaštenja u prometu

 neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.5. Ovlašćen da djeluje

 Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

13. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

13.1. Status

Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora

Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

13.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

13.3. Ime i prezime:

MARIJA JANKOVIĆ

Adresa:

Država:

Opština:

Ulica:

13.4. Ovlaštenja u promet

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

13.5. Ovlašćen da djeluje

Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost za imenovanje:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

14. OSTALE REGISTRACIJE

Osim postojeće registracije u CRPS-u izvršiti i registracije u:

14.1. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

Saglasno Zakonu o privrednim društvima (Sl. list CG 06/02, 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11) RENAT ZADORIN, Republika Kirgizija, br. pasoša: AC1423125, ALEXANDRA GLINENKO, Ruska Federacija, br. pasoša: 72 3357744, VALERY LITVAK, Izrael, br. pasoša: 21300499, u svojstvu osnivača, dana 07.06.2018. godine donose:

S T A T U T

(prečišćen tekst)

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE " TIVAT

FIRMA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Čl.1

Društvo će poslovati pod firmom: **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" TIVAT**

Skraćeni naziv firme je: "SEA TRADE " DOO

Čl.2

Osnivači su saglasno Zakonu o privrednim društvima zaključili dana 01.08.2007 godine Ugovor o osnivanju Društva.

Čl.3

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

Čl.4

Firmu i sjedište Društva osnivač može mijenjati sopstvenom odlukom, koja mora biti prijavljena Centralnom registru Privrednog Subjekta Poreske uprave u Podgorici.

Čl.5

Sjedište Društva sa ograničenom odgovornošću " SEA TRADE " Tivat je:

Bogišići bb, Tivat

Firmu i sjedište može mijenjati osnivači.

Adresa Društva za zvanične dopise je: Bogišići bb, Tivat

Promjena firme i sjedišta se prijavljuje Centralnom registru Privrednih subjekata poreske uprave u Podgorici.

Društvo će u svom radu koristiti puni i skraćeni naziv firme, zavisno od potrebe.

Društvo ima svoj pečat, koji je okruglog oblika, prečnika 4cm, sa tekstom po obodu:

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" TIVAT

Pečat je pisan latinicom.

Društvo ima svoj štambilj, koji je pravougaonog oblika, sa tekstom po gornjoj ivici

"SEA TRADE" DOO.

U sredini je oznaka «Broj», a pri dnu je oznaka Tivat, i crtica za upis datuma i riječ godina. Štambilj je pisan latinicom.

DJELATNOST DRUŠTVA

Čl.7

Djelatnost Društva obuhvata:

GRAĐEVINARSTVO

- 41.10 Razrada građevinskih projekata
- 41.20 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
- 42.11 Izgradnja puteva i autoputeva
- 42.12 Izgradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica
- 42.13 Izgradnja mostova i tunela
- 42.21 Izgradnja cjevovoda
- 42.22 Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova
- 42.91 Izgradnja hidro objekata
- 42.99 Izgradnja ostalih građevina, na drugom mjestu nepomenutih
- 43.11 Rušenje objekata
- 43.12 Pripremna gradilišta
- 43.13 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
- 43.21 Postavljanje električnih instalacija
- 43.22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, klimatizacionih sistema i sistema za grijanje
- 43.29 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu
- 43.31 Malterisanje
- 43.32 Ugradnja stolarije
- 43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga
- 43.34 Bojenje i zastakljivanje
- 43.39 Ostali završni radovi
- 43.91 Krovni radovi
- 43.99 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi

TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO; POPRAVKA MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA

- 45.11 Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima
- 45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima
- 45.20 Održavanje i popravka motornih vozila
- 45.31 Trgovina na veliko djelovima i opremom za motorna vozila
- 45.32 Trgovina na malo djelovima i opremom za motorna vozila
- 45.40 Trgovina motociklima, djelovima i priborom, održavanje i popravka motocikala
- 46.11 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
- 46.12 Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija

- 46.13 Posredovanje u prodaji drvene građe i građevinskog materijala
- 46.14 Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona
- 46.15 Posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe
- 46.16 Posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, krzna, obuće i predmeta od kože
- 46.17 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
- 46.18 Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda
- 46.19 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
- 46.21 Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, sjemenjem i hranom za životinje
- 46.22 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama
- 46.23 Trgovina na veliko životinjama
- 46.24 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom
- 46.31 Trgovina na veliko voćem i povrćem
- 46.32 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
- 46.33 Trgovina na veliko mlječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima
- 46.34 Trgovina na veliko pićem
- 46.35 Trgovina na veliko, duvanskim proizvodima
- 46.36 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima
- 46.37 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaoom i začinima
- 46.38 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribe, ljuskare i mekušce
- 46.39 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duvanom
- 46.41 Trgovina na veliko tekstilom
- 46.42 Trgovina na veliko odjećom i obućom
- 46.43 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
- 46.44 Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje
- 46.45 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
- 46.46 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima
- 46.47 Trgovina na veliko namještajem, tepisima i opremom za osvjetljenje
- 46.48 Trgovina na veliko satovima i nakitom
- 46.49 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
- 46.51 Trgovina na veliko kompjuterima, kompjuterskom opremom i softverima
- 46.52 Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim djelovima i opremom
- 46.61 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i proborom
- 46.62 Trgovina na veliko alatnim mašinama
- 46.63 Trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama
- 46.64 Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivenje i pletenje
- 46.65 Trgovina na veliko kancelarijskim namještajem
- 46.66 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
- 46.69 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom
- 46.71 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
- 46.72 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
- 46.73 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
- 46.74 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grijanje
- 46.75 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
- 46.76 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
- 46.77 Trgovina na veliko otpacima i ostacima
- 46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko
- 47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duvanom
- 47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
- 47.21 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama

- 47.22 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama
- 47.23 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.24 Trgovina na malo hljebom, tjesteninama, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.25 Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.26 Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama
- 47.29 Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.30 Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.41 Trgovina na malo kompjuterima, perifernim jedinicama i softverom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.42 Trgovina na malo telekomunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.43 Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.51 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.52 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.53 Trgovina na malo tepisima, zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.54 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.59 Trgovina na malo namještajem, opremom za osvjetljavanje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.61 Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.62 Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.63 Trgovina na malo muzičkim i video zapisima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.64 Trgovina na malo sportskom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.65 Trgovina na malo igrama i gračkama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.71 Trgovina na malo odjećom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.72 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama
- 47.73 Trgovina na malo farmaceutskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama – apotekama
- 47.74 Trgovina na malo medicinskim i ortopedskim pomagalicama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.75 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.76 Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, đubrivima, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama
- 47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.78 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.79 Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama
- 47.81 Trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima na tezgama i pijacama
- 47.82 Trgovina na malo tekstilom, odjećom i obućom na tezgama i pijacama
- 47.89 Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama
- 47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta
- 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca

SAOBRAĆAJ I SKLADIŠTENJE

- 49.10 Željeznički prevoz putnika, međumjesni
- 49.20 Željeznički prevoz tereta
- 49.31 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika
- 49.32 Taksni prevoz
- 49.39 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju
- 49.41 Drumski prevoz tereta
- 49.42 Usluge preseljenja
- 49.50 Cjevovodni transport
- 50.10 Pomorski i priobalni prevoz putnika
- 50.20 Pomorski i priobalni prevoz tereta

- 50.30 Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima
- 50.40 Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima
- 51.10 Vazdušni prevoz putnika
- 51.21 Vazdušni prevoz tereta
- 51.22 Vasijski saobraćaj
- 52.10 Skladištenje
- 52.21 Uslužne djelatnosti u kompenom saobraćaju
- 52.22 Uslužne djelatnosti u vodenom saobraćaju
- 52.23 Uslužne djelatnosti u vazdušnom saobraćaju
- 52.24 Manipulacija teretom
- 52.29 Ostale prateće djelatnosti u saobraćaju
- 53.10 Poštanske aktivnosti
- 53.20 Ostale poštanske i kurirske aktivnosti

USLUGE SMJEŠTAJA I ISHRANE

55.10 Hoteli i sličan smještaj

- 55.20 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak
- 55.30 Djelatnost kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice
- 55.90 Ostali smještaj
- 56.10 Djelatnost restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata
- 56.21 Katering (dostava pripremljene hrane)
- 56.29 Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane
- 56.30 Usluge pripremanja i posluživanja pića

INFORMISANJE I KOMUNIKACIJE

- 58.11 Izdavanje knjiga
- 58.12 Izdavanje imenika i adresara
- 58.13 Izdavanje novina
- 58.14 Izdavanje časopisa i periodičnih izdanja
- 58.19 Ostala izdavačka djelatnost
- 58.21 Izdavanje kompjuterskih igara
- 58.29 Izdavanje ostalih softvera
- 59.11 Proizvodnja filmova, video-zapisa i televizijskog programa
- 59.12 Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, video-filmova i televizijskog programa
- 59.13 Distribucija filmova, video-filmova i televizijskog programa
- 59.14 Djelatnost prikazivanja filmova
- 59.20 Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike
- 60.10 Emitovanje radio-programa
- 60.20 Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa
- 61.10 Kablovske telekomunikacije
- 61.20 Bežične telekomunikacije
- 61.30 Satelitska telekomunikacija
- 61.90 Ostale telekomunikacione djelatnosti
- 62.01 Kompjutersko programiranje
- 62.02 Konsultantske djelatnosti u oblasti informacione tehnologije
- 62.03 Upravljanje kompjuterskom opremom
- 62.09 Ostale usluge informacione tehnologije
- 63.11 Obrada podataka, smještanje aplikacija i pružanje aplikativnih usluga i sl.
- 63.12 Uslužne internet stranice (web portal)

63.91 Djelatnost novinskih agencija

POSLOVANJE NEKRETNINAMA

68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina

68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima

68.31 Djelatnost agencija za nekretnine

68.32 Upravljanje nekretninama uz naknadu

STRUČNE, NAUČNE I TEHNIČKE DJELATNOSTI

69.10 Pravni poslovi

69.20 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi i poresko savjetovanje

70.10 Upravljanje privrednim subjektom

70.21 Djelatnost komunikacija i odnosa sa javnošću

70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem

71.11 Arhitektonska djelatnost

71.12 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

71.20 Tehničko ispitivanje i analize

72.11 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji

72.19 Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i inženjerskim naukama

72.20 Istraživanje i razvoj u društvenim i humanističkim naukama

73.11 Djelatnost reklamnih agencija

73.12 Medijsko predstavljanje

73.20 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja

74.10 Specijalizovane dizajnerske djelatnosti

74.20 Fotografske usluge

74.30 Prevođenje i usluge tumača

74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti

75.00 Veterinarska djelatnost

ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DJELATNOSTI

77.11 Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila

77.12 Iznajmljivanje i lizing kamiona

77.21 Iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport

77.22 Iznajmljivanje video-kaseta i kompakt-diskova

77.29 Iznajmljivanje i lizing ostalih predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu

77.31 Iznajmljivanje i lizing poljoprivrednih mašina i opreme

77.32 Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo

77.33 Iznajmljivanje i lizing kancelarijskih mašina i kancelarijske opreme (uključujući kompjutere)

77.34 Iznajmljivanje i lizing opreme za vodeni transport

77.35 Iznajmljivanje i lizing opreme za vazdušni transport

77.39 Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara

77.40 Lizing intelektualne svojine i sličnih proizvoda, izuzev autorskih prava

78.10 Djelatnost agencija za zapošljavanje

78.20 Djelatnost agencija za privremeno zapošljavanje

78.30 Ostalo ustupanje ljudskih resursa

79.11 Djelatnost putničkih agencija

79.12 Djelatnost tur-operatora

79.90 Ostale usluge rezervacije i djelatnosti povezane s njima

Pored aktivnosti navedenih u ovom članu, Društvo će se baviti i spoljnotrgovinskim prometom i to prometom roba i usluga za koje je registrovano u unutrašnjem prometu.

OSNOVNA DJELATNOST DRUŠTVA JE:

55.10 Hoteli i sličan smještaj

Djelatnosti Društva može da promjeni osnivač odlukom koja mora biti prijavljena u Centralni registar Privrednih subjekata Poreske uprave.

OSNIVAČI ODNOSNO ČLANOVI DRUŠTVA

(u daljem tekstu: vlasnici udjela u Društvu)

Čl.8

Vlasnici udjela u Društvu su:

- **RENAT ZADORIN, Republika**
pasoša: AC1423125,
- **ALEXANDRA GLINENKO, Rus**
14/57 , br.pasoša: 72 33577
- **VALERY LITVAK, Izrael, ul.O**
21300499

OSNIVAČKI KAPITAL, VRSTE I VISINA ULOGA

Čl.9

Početni kapital DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU " SEA TRADE " TIVAT utvrđen je Ugovorom o osnivanju Društva i iznosi **10.000,00€** i sastoji se od novčanih uloga vlasnika udjela Društva.

Sticanjem udjela Osnivači postaju vlasnici udjela Društva.

Srazmjerno uplaćenom odnosno unijetom ulogu, a u odnosu na ukupan kapital, vlasnici udjela stiču udjele u Društvu koji procentualno iznose:

- **RENAT ZADORIN** **90%**
- **VALERY LITVAK** **5%**
- **ALEXANDRA GLINENKO** **5%**

Čl.10

Ako osnivač odluči da je Društvu potreban obrtni kapital, preko iznosa uplaćenog kapitala, sredstva će biti obezbijedena na sljedeći način i u sljedećem redosljedu:

- 1) iz neposredne dobiti,
- 2) iz kredita koje osnivač obezbijedi preko poslovne banke,
- 3) putem povećanja i uplate kapitala - dopunskom uplatom ili ulogom u stvarima

DIOBA DOBITI I NAČIN SNOŠENJA RIZIKA I POKRIĆE GUBITAKA UTVRĐIVANJA I RASPODJELA DOBITI

Čl.11

Bilans imovine i bilans uspjeha Društva, uključujući dio koji se odnosi na dobit za raspodjelu, utvrđuje se prema zakonima koji regulišu ovu oblast.

Dobit za raspodjelu, Društvo utvrđuje za svaku poslovnu godinu, najkasnije do 31. marta za prethodnu godinu.

Iz neto dobiti se izdvaja dio koji utvrđuje osnivač, u obavezni i posebni rezervni fond i u neraspoređenu dobit. Preostali iznos predstavlja dobit, koja pripada osnivaču.

Osnivač može odlučiti da dio dobiti za raspodjelu, na koju ima pravo reinvestira u razvoj Društva.

PRAVA I OBAVEZE OSNIVAČA

Čl.12

Osnivač Društva ima pravo ili obavezu da:

- 1) upravlja ili učestvuje u upravljanju Društvom;
- 2) učestvuje u raspodjeli dobiti;
- 3) učestvuje u raspodjeli imovine Društva po njegovom prestanku.

KONTROLA AKTIVNOSTI DRUŠTVA

Osnivač će u svako doba imati pravo da vrši uvid u djelatnost, pregleda prostorije i finansijsko poslovanje Društva.

Vođenje finansijske dokumentacije će se vršiti prema važećim zakonima i propisima Crne Gore u vezi sa svakim poslom i biće u svako razumno vrijeme dostupno osnivaču ili od njega ovlašćenim licima

Osnivač može odlučiti da poslove pregleda i revizije poslovanja Društva povjeri revizorskoj firmi, po svom izboru.

TROŠKOVI POSLOVANJA

Čl.13

Osnivač odgovara za obaveze Društva cjelokupnom svojom imovinom:

- 1) ako zloupotrijebi Društvo, da bi dostigao cilj koji je za njega zabranjen;
- 2) ako Društvo upotrijebi da bi oštetio povjerioce;
- 3) ako suprotno propisima, postupi sa imovinom Društva, kao da je u pitanju njegova lična imovina;

- 4) ako smanji imovinu Društva u svoju korist ili u korist drugog lica, a znao je ili je morao znati da Društvo neće biti u stanju da izmiri svoje obaveze prema trećim licima.

Troškovi poslovanja Društva biće za svaku godinu predviđeni i odobravani u finansijskom planu Društva za predmetnu poslovnu godinu. Na kraju svake poslovne godine, Društvo je dužno da u roku utvrđenom pravilima (Statutom) Društva i u skladu sa važećim propisima sastavi završi račun (bilans).

SNOŠENJE RIZIKA I POKRIVANJE GUBITAKA

Čl.14

Osnivač snosi rizik za poslovanje Društva do visine uloga koji je investirao za osnivanje Društva. Ako Društvo ima gubitak u poslovanju, osnivač može odlučiti da putem dopunske uplate pokrije gubitak koji je nastao.

Gubitak u poslovanju može se namiriti i putem smanjenja osnovnog kapitala Društva, o čemu odlučuje osnivač.

Gubici u poslovanju se mogu pokrivati i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

ODGOVORNOST ZA OBAVEZE

Čl.15

Društvo u pravnom prometu može da zaključuje ugovore i vrši druge poslove i radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti i u prometu istupa u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za tuđi račun i u tuđe ime i za tuđi račun.

Čl.16

Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom.

Osnivač ne odgovara za obaveze Društva, a snosi rizik u poslovanju Društva do visine svog osnivačkog uloga.

Osnivač odgovara za obaveze Društva u slučajevima i pod uslovima propisanim Zakonom o privrednim društvima.

Čl.17

ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE DRUŠTVA

Poslove zastupanja i predstavljanja Društva vrši izvršni direktor Marija Janković sa JMB:2710990217976 iz Podgorice, adresa ul.Radosava Burića 33, ovlašćena je da pojedinačno i neograničeno zastupa Društvo u pravnom prometu u zemlji i inostranstvu.

IZVRŠNI DIREKTOR DRUŠTVA

Izvršni direktor društva je izvršni organ. Djelokrug rada izvršnog direktora je da:

- odgovoran je za zakonitost Društva, u okviru svojih ovlašćenja

- upravlja imovinom Društva, u skladu sa zakonom i odlukom vlasnika udjela
- predlaže unutrašnju organizaciju Društva
- Donosi dokument o sistematizaciji radnih mjesta
- sklapa ugovore i preuzima druge pravne radnje u domaćoj i spoljnoj trgovinskoj razmjeni
- odlučuje o zapošljavanju lica u Društvo, zaključuje ugovoru o radu, odlučuje o disciplinskoj odgovornosti zaposlenih i drugim poslovima iz oblasti radnih odnosa u skladu sa zakonom,
- Obavlja druge poslove , predviđene zakonom i ovim statutom.
- Izvršni direktor treba da postupa sa pažnjom dobrog privrednika i vrši druge poslove po ovlašćenju osnivača Društva.

Pored poslova iz stava 1 ovog člana, izvršni direktor obavlja i druge poslove koji Zakonom, odlukom ili ovim statutom nijesu dati u djelokrug drugih organa društva.

Izvršni direktor društva se bira na period od četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora, s tim da može i prije vremena biti razriješen dužnosti na koju je postavljen.

Izvršni direktor društva istupa u ime i za račun društva.

IZBOR, OPOZIV I DJELOKRUG ORGANA DRUŠTVA

Čl.18

Osnivač, kao vlasnik Društva, na osnovu uloženog kapitala, upravlja cjelokupnim radom i poslovanjem Društva.

U slučaju da osnivač odredi da je za poslovanje neophodno, može formirati odbor direktora ili skupštinu društva.

Članovi skupštine kao i članovi odbora direktora, ne mogu biti lica koja su osuđivana za krivično djelo protiv privrede i službene dužnosti za koju su nastupile pravne posljedice osude, dok te posljedice traju.

Članove skupštine kao i članove odbora direktora, bira osnivač na neodređeno vrijeme, koje ne može biti duže od pet godina, sa mogućnošću ponovnog izbora.

Čl.19

Djelokrug osnivača je da:

- donosi statut i druga normativna akta,
- utvrđuje poslovnu politiku,
- usvaja godišnji obračun i izvještaje o poslovanju,
- odlučuje o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka,
- odlučuje o statusnim promjenama, promjeni oblika i prestanku društva,
- postavlja i razrješava izvršnog direktora,

- postavlja i razrješava članove odbora direktora i članove skupštine,
- daje smjernice za rad i poslovanje izvršnog direktora,
- odlučuje o poslovnoj saradnji sa drugim društvima,
- donosi investicione odluke,
- odlučuje o osnivanju novih društava,
- oslučuje o zastupanju društva u sudskim i drugim postupcima protiv članova uprave,
- obavlja druge poslove određene zakonom.

Čl.20

Ako donošenje odluke ne trpi odlaganje, osnivač može donijeti odluku i telefonskim putem, telegrafski, mailom ili putem telefaksa.

ZAPISNIK O RADU

Čl.21

U zapisnik o sjednicama osnivača se unose podaci i materijali koji su bili predmet rasprave na sjednici. Pored ovih podataka, u zapisnik se na zahtjev osnivača unose i drugi podaci.

Čl.22

Zapisnik o radu sa prethodne sjednice osnivača se usvaja na prvoj narednoj sjednici.

Čl.23

Izvršni direktor društva može u okviru svojih ovlašćenja dati drugome pismeno punomoćje za zastupanje Društva. Izvršni direktor društva, uz saglasnost osnivača, može određenom licu, specijalizovanom za određene poslove, dati prokuru, čiji obim, vrstu i sadržinu utvrđuje svojom odlukom.

Čl.24

Pored izvršnog direktora Društvo mogu zastupati i druga ovlašćena lica, o čemu odlučuje osnivač Društva.

REZERVE DRUŠTVA

Čl.25

Društvo na kraju svake poslovne godine, iz neto dobiti izdvaja dio koji utvrđuje osnivač, u obavezni i posebni rezervni fond.

OBAVEZNI I REZERVNI FOND

Čl.26

Društvo može imati obavezni i rezervni fond, o čemu odlučuje osnivač.

U obavezni rezervni fond, svake godine od dobiti se unosi najmanje 5%, dok fond ne dostigne najmanje 10% osnovnog kapitala.

Čl.27

Obavezni rezervni fond, dok se ne dostigne zakonom utvrđen najmanji iznos, upotrebljava se samo za pokrivanje gubitaka.

Čl.28

Ukoliko se obavezna rezerva Društva smanji ispod minimuma, koji je zakonom propisan (10% osnovnog kapitala), mora se dopuniti do propisanog iznosa.

POSEBNI REZERVNI FOND

Čl.29

Društvo može imati i posebne rezervne fondove, saglasno zakonu, o čemu odlučuje osnivač Društva.

STATUSNE PROMJENE I PROMJENE OBLIKA DRUŠTVA

STATUSNE PROMJENE

Čl.30

Društvo se može spojiti sa drugim društvom (spajanjem), podijeliti na dva ili više društva (podjela), ili promijeniti oblik (promjena oblika društva).

Spajanje, pripajanje ili podjela Društva, vrši se saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima.

Odluku o statusnim promjenama Društva donosi osnivač Društva.

NAČINI PROMJENE OBLIKA DRUŠTVA

Čl.31

Društvo može promijeniti oblik u drugi oblik ako ispunjava uslove o osnivanju oblika utvrđene Zakonom o privrednim društvima.

Čl.32

Odluku o promjeni oblika Društva donosi osnivač.

PRESTANAK DRUŠTVA

Čl.33

Društvo će poslovati sve dok postoje ekonomski i zakonski uslovi za obavljanje njegove djelatnosti, a može prestati sa poslovanjem samo na način i pod uslovima zakonom propisanim.

Društvo prestaje u sljedećim slučajevima:

- 1) ako mu je izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti, zbog toga što ne ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti, a u roku određenom u izrečenoj mjeri ne ispuni te uslove, odnosno ne promjeni djelatnost,
- 2) ako prestanu da postoje prirodni i drugi uslovi za obavljanje djelatnosti,
- 3) odlukom osnivača,
- 4) ako se pravosnažnom odlukom suda utvrdi ništavnost upisa u registar,
- 5) ako ne produži registraciju saglasno zakonu,
- 6) stečajem ili likvidacijom društva,
- 7) spajanjem sa drugim društvom ili podjelom,
- 8) u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA ČOVJEKOVE SREDINE

Čl.34

Osnivač, organi i radnici Društva su dužni da organizuju obavljanje djelatnosti na način kojim se osiguravaju bezbjednost na radu kao i da preduzimaju i sprovode potrebne mjere zaštite na radu i životne sredine u skladu sa republičkim zakonima koji regulišu ovu oblast.

Društvo i dijelovi Društva su dužni da obavljaju svoje djelatnosti, čuvaju vrijednost i obezbijeduju potrebne uslove za zaštitu i unaprijeđenje čovjekove sredine i da spriječavaju uzroke i otklanjaju posljedice koje ugrožavaju prirodne i radom stvorene vrijednosti životne sredine.

IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Čl.35

Izmjene i dopune statuta mogu se vršiti u postupku i na način kao i za njegovo donošenje, odnosno od strane osnivača, a u skladu sa Odlukom o osnivanju.

Ugovor ili Odluka se prijavljuje u Centralni registar Privrednih subjekata Poreske uprave.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a počinje da proizvodi pravno dejstvo od dana registrovanja Društva u Centralni registar Privrednih subjekata Poreske uprave.

NADLEŽNO PRAVO


Na sva pitanja koja se odnose na vađenje, tumačenje ili izvršenje odredba ovog Statuta, primjenjivaće se važeći propisi u Crnoj Gori.

OSNIVAČI :

DANIJEL SEKULIĆ
po specijalnom punomoćju
za ZADORIN RENAT
Br.pasoša: AC1423125

DANIJEL SEKULIĆ
po specijalnom punomoćju
za ALEXANDRA GLINENKO
Br.pasoša: 72 3357744

DANIJEL SEKULIĆ
po specijalnom punomoćju
za VALERY LITVAK
Br.pasoša: 21300499



77 ДОВЕРЕННОСТЬ

Город Москва, шестнадцатого мая две тысячи восемнадцатого года.

Я, гр. Литвак Валерий, 28 марта 1963 года рождения, место рождения: СССР, гражданство: Государство Израиль, пол: мужской, паспорт гражданина Израля 21300499, документ выдан: г. Москва 14 февраля 2014 года, зарегистрирован по месту жительства по адресу: г. Москва, Госпитальный вал, д. 5, строение 12, кв. 32, (далее именуемый Доверитель), являясь учредителем с долей капитала 5% (пять) процентов в компании «СИ ТРЕЙД» («SEA TRADE») ООО КОТОР, ул. Пут Првоборца бб. Шкаляры, Котор Черногория, зарегистрированной в ЦРПС с номером 5-0393944, ИНН: 02669935,

настоящей доверенностью уполномочиваю:

Даниела Секулича из Подгорицы, Черногория, Аеродромска улица, ИНГ: 0410983210280, („Поверенный“) от моего имени и за мой счет осуществлять следующие действия:

- подписать и подать форму PS02 в Центральный реестр хозяйствующих субъектов Черногории (далее в тексте ЦРПС), для того, чтобы Общество «СИ ТРЕЙД» («SEA TRADE») КОТОР, ИНН: 02669935 изменило Исполнительного директора и уполномоченного представителя (далее именуемое: Общество).

- подписать и предоставить новую редакцию текста Устава Общества в ЦРПС;

- подписать и подать Решение о назначении и увольнении исполнительного директора и Решение о назначении и увольнении уполномоченного представителя в ЦРПС;

- подписать и подать решение об изменении местонахождения, адреса для получения официальной почты и адреса основного места деятельности Общества в ЦРПС;

- провести всю процедуру для Общества в ЦРПС, и после регистрации получить решение об оформлении/ регистрации;

- получить печать зарегистрированного Общества.

Доверенность выдана сроком на пять лет, с правом передоверия полномочий по настоящей доверенности другим лицам.

Содержание статей 185-189 Гражданского кодекса Российской Федерации мне разъяснены.

Текст настоящей доверенности соответствует моим действительным намерениям. Мне понятны разъяснения нотариуса о правовых последствиях выдачи доверенности.

Информация, установленная нотариусом с моих слов, внесена в текст сделки верно.

Содержание настоящей доверенности доверителю зачитано вслух.

доверитель М.Валерий Литвак

Российская Федерация

Город Москва

Шестнадцатого мая две тысячи восемнадцатого года

Настоящая доверенность удостоверена мной, Король Викторией Алексеевной, нотариусом города Москвы.

Содержание доверенности соответствует волеизъявлению лица, выдавшего доверенность.


Доверенность подписана в моем присутствии.

Личность подписавшего доверенность установлена, его дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре: № 08/82-н/77-2018-8-3794.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 200 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1200 руб. 00 коп.



В.А. Король

Ja, NOTAR, **Tanja Čepić**, sa sjedištem u Podgorici, Ulica Njegoševa 3/II, potvrđujem da je ovo prepis izvorne isprave: KOPIJE PUNOMOĆJA.

Izvorna isprava ispisana je i ima 1 stranicu.

Izvornu ispravu je notaru predočila stranka DANIJEL SEKULIĆ, Pasoš
br. J39BA5702 PJ Podgorica).

Naknada za rad notara za ovjeru po tarifnom broju 7 NT u iznosu od 2,50 € sa PDV-om od 0,53 €, što predstavlja ukupno 3,03 €, naplaćena je.


CRNA GORA

OVP-2272/2018

U Podgorici, 07.06.2018. godine

TANJA ČEPIĆ

PODGORICA





PREVOD SA RUSKOG JEZIKA

77 A B 7301953

PUNOMOĆJE

Moskva, šesnaestog maja dvije hiljade osamnaeste godine

Ja, **Litvak Valerij (Литвак Валерий** na ruskom, prim. prev.), rođen 28. marta 1963. godine, mjesto rođenja: SSSR, državljanin Države Izrael, muškog pola, pasoš državljanina Izraela 21300499, dokument je izdat u Moskvi 14. februara 2014. godine, prebivalište prijavljeno na adresi: Moskva, Hospitalnij val 5, objekat 12, stan 32, (u daljem tekstu Davalac punomoćja), budući da sam osnivač sa udjelom kapitala 5% (pet) procenata u kompaniji "SI TREJD" ("SEA TRADE) KOTOR DOO, ul. Put prvoborca bb, Škaljari, Kotor, Crna Gora, registrovanoj u CRPS pod brojem 5-0393944, PIB: 02669935,

ovim punomoćjem ovlašćujem Danijela Sekulića iz Podgorice Punomoćnik") da u moje ime i za moj račun vrši sledeće radnje:

- potpiše i preda obrazac PS02 u Centralni registar privrednih subjekata Crne Gore (u daljem tekstu CRPS), kako bi Društvo "SEA TRADE" KOTOR, PIB: 02669935 promijenilo Izvršnog direktora i ovlašćenog zastupnika (u daljem tekstu: Društvo);
- potpiše i preda novu verziju teksta Statuta Društva u CRPS;
- potpiše i dostavi Odluku o postavljanju i razrješenju izvršnog direktora i Odluku o imenovanju i razrješenju ovlašćenog zastupnika u CRPS;
- potpiše i preda rješenje o promjeni sjedišta, adrese za prijem službene pošte i adrese glavnog mjesta poslovanja Društva u CRPS;
- sprovede cijelu proceduru za Društvo u CRPS, i da poslije registracije preuzme rješenje o upisu/registraciji;
- preuzme pečat registrovanog Društva.

Punomoćje je izdato na rok od pet godina, sa pravom prenosa ovlašćenja iz ovog punomoćja na druga lica.

Razjašnjen mi je sadržaj članova 185-189 Građanskog zakonika Ruske Federacije.

Tekst ovog punomoćja odgovara mojim stvarnim namjerama. Razumijem pojašnjenja notara o pravnim posljedicama davanja punomoćja.

Informacije koje je notar ustanovio na osnovu mog iskaza, tačno su unesene u tekst pravnog posla.

Sadržaj ovog punomoćja davaocu punomoćja je pročitao naglas.

davalac punomoćja Litvak Valerij (svojeručan potpis, prim. prev.)

Ruska Federacija

Moskva

Šesnaestog maja dvije hiljade osamnaeste godine

Ovo punomoćje sam ovjerila ja, Korolj Viktorija Aleksejevna, notar grada Moskve.

Sadržaj punomoćja odgovara izjavi volje lica koje je dalo punomoćje.

Punomoćje je potpisano u mom prisustvu.

Identitet potpisnika punomoćja je utvrđen, njegova radna sposobnost provjerena.

Zavedeno u registru: br. **08/82-Н/77-2018-8-3794**.

Naplaćena državna taksa (prema tarifi): 200 rub. 00. kopejki

Plaćeno za pružanje usluga pravnog i tehničkog karaktera: 1200 rub. 00 kop.

V. A. Korolj

/okrugli pečat sa tekstem: A. V. KOROLJ. NOTARSKI OKRUG MOSKVA/

/svojeručan potpis, prim. prev./




ТУМАС
Tatjana Jovović

za ruski jezik, postavljena u Crnoj Gori Rješenjem ministra pravde broj: 03-745-1976/17 od 29. septembra 2017. godine, na vrijeme od pet godina, potvrđuje da je ovaj prevod vjeran originalu.

Troškovi prevoda iznose _____ €

U Podgorici, dana 23. 05. 2018



Potpis



Tatjana Jovović
ПЕРЕВОДНИК РУССКОГ
ЈАЗЫКА

Татьяна Йовович
ПЕРЕВОДЧИК

русского языка, назначенная в Черногории в соответствии с Решением министра юстиции № 03-745-1976/17 от «29» сентября 2017 года, сроком на пять лет, подтверждает, что данный перевод соответствует оригиналу.

Стоимость перевода составляет _____ €


В Подгорице, дата: _____

ПечатьПодпись

ДОВЕРЕННОСТЬ

город Бишкек, ул. Абдрахманова, д.166, каб.55,

Восемнадцатого мая
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ



двe тысячи восемнадцатого года.
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Я, гражданин Кыргызской Республики **Задорин Ренат Митхатович**, 12.02.1966 года рождения, паспорт серии AN 1998883, выдан ИИМ 50-55, от 22.10.2010 года, общегражданский паспорт серии AC 1423125 выдан ГАИРТ от 22.10.2010 года, зарегистрированный по адресу: Кыргызская Республика, г.Бишкек, г.Бишкек, 3 мкр., д.7, кв.4, - учредитель с долей капитала 90% в компании „**SEA TRADE**“ **ООО КОТОР**, ул. Пут Првоборца бб, Шкаляры, Котор Черногория, зарегистрированный в ЦРПС с номером 5- 0393944, ИНН: 02669935, (далее по тексту Общество),

настоящей доверенностью уполномочиваю гражданина Республики Черногория **Секуличу Даниэлю (SEKULIC DANIJEL)**, 04.10.1983 года рождения, выдан Полицейским Департаментом Подгорицы, от 16.02.2010 года, проживающего по адресу: , Черногория, Подгорицы, улица Аеродромска,

представлять меня и мои интересы учредителя в государственных и негосударственных органах, организациях и учреждениях Республики Черногория, подписать от моего имени и подать форму PS02 в Центральный реестр хозяйствующих субъектов Черногории (далее в тексте ЦРПС), для того, чтобы Общество изменило Исполнительного директора и уполномоченного представителя, адрес для получения официальной почты и адрес основного места деятельности Общества; подписать от моего имени и подать пересмотренный текст Устава Общества в ЦРПС; подписать от моего имени и подать Решение о назначении и увольнении исполнительного директора и Решение о назначении и увольнении уполномоченного представителя в ЦРПС; подписать от моего имени и подать решение об изменении местонахождения, адреса для получения официальной почты и адреса основного места деятельности Общества в ЦРПС; провести всю процедуру для Общества в ЦРПС, и после регистрации получить решение об оформлении/ регистрации; получить печать зарегистрированного Общества, производить все необходимые платежи, а также совершать все иные действия и формальности, связанные с исполнением данного поручения.

Полномочия по этой доверенности не могут быть переданы другим лицам.

Доверенность выдана сроком на три года.

Подпись Задорин Ренат Митхатович

18 мая 2018 года настоящая доверенность удостоверена мной, Шакировой Асель Кененбековной - частным нотариусом Первомайского нотариального округа г. Бишкек Кыргызской Республики. Лицензия МЮ КР № 670 от 04.06.2014 года.

Доверенность подписана **Задориным Ренатом Митхатовичем** в моем присутствии. Дееспособность и правоспособность его удостоверена, Зарегистрировано в реестре, Взыскано государственной пошлины сом.
Нотариус _____



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Өлкө..... *Кыргыз Республикасы*
Ушул расмий документ
2. кол коюлду (фамилиясы) *Макирова А.К.*
3. катарында чыккан *жеке нотариус*
4. мөөр/штамп менен күбөлөндүрүлгөн (мекеменин аталышы) *Биринчи иди райондук нотариалдык аймагы*
күбөлөндүрүлдү
5. *Бишкек шаары*
6. (датасы) *21.05.2018-ж.*
7. (күбөлөндүргөн органдын аталышы)..... *Чүй-Бишкек өлкөсүнүн Бийик Кемел Бийикбаева атындагы*
8. № *2767*
9. мөөрү/.....
10. колу *О.К. Софиев*





PREVOD SA RUSKOG JEZIKA

PUNOMOĆJE

grad Biškek, ul. Abrahamova 166, kab. 55,
Osamnaestog maja dvije hiljade osamnaeste godine
/Grb Kirgiske Republike/ KIRGISKA REPUBLIKA

Ja, državljanin Kirgiske Republike **Zadorin Renat Mithatovič**, rođen 12. 02. 1966. godine, lična karta [redacted] zdata od strane IIM (Ministarstva unutrašnjih poslova) 50-55 dana 22. 10. 2010. godine, pasoš serije AC 1423125, izdat od strane GAIRT (Državne agencije za informacione resurse i tehnologije) dana 22. 10. 2010. godine, prijavljen na adresi: Kirgiska Republika, Biškek, 3. mikrorajon, zgrada 7. stan 4, osnivač sa udjelom kapitala 90% u kompaniji „**SEA TRADE**” **DOO KOTOR**, ul. Put prvoborca bb, Škaljari, Kotor, Crna Gora, registrovanoj u CRPS pod brojem 5-0393944, PIB: 02669935; (dalje u tekstu Društvo);

ovim punomoćjem ovlašćujem državljanina Republike Crne Gore **Danijela Sekulića (DANIJEL SEKULIĆ)**, rođenog 04. 10. 1983. godine, pasoš serije J39BA5702, izdat od strane PJ Podgorica, datum izdavanja 16. 02. 2010. godine, nastanjen na adresi: ulica Aerodromska, Podgorica, Crna Gora,

da zastupa mene i moje interese kao osnivača pred državnim i nedržavnim organima, organizacijama i ustanovama Republike Crne Gore, da u moje ime potpiše i preda obrazac PSO2 u Centralni registar privrednih subjekata (dalje u tekstu CRPS) kako bi Društvo izvršilo promjenu Izvršnog direktora i ovlašćenog zastupnika, adresu za prijem službene pošte i adresu glavnog mjesta poslovanja Društva; da u moje ime potpiše i preda revidirani tekst Statuta Društva u CRPS; da u moje ime potpiše i preda u CRPS Odluku o imenovanju i razrješenju izvršnog direktora i Odluku o imenovanju i razrješenju ovlašćenog zastupnika; da u moje ime potpiše i preda odluku o promjeni sjedišta, adrese za prijem službene pošte i adrese glavnog mjesta poslovanja Društva, da sprovede kompletnu proceduru za Društvo u CRPS, i da poslije registracije preuzme odluku o upisu/registraciji; da vrši sva neophodna plaćanja, kao i da obavlja sve druge radnje i formalnosti u vezi sa izvršenjem ovog naloga.

Ovlašćenja iz ovog punomoćja **ne mogu biti** predata drugim licima.
Punomoćje je izdato na rok od **tri godine**.

Potpis Zadorin Zadorin Renat Mithatovič /svojeručan potpis/

18. maja 2018. godine ovo punomoćje sam ovjerila ja, Šakirova Asel Kenenbekovna, privatni notar Prvomajskog notarskog okruga u Biškeku, Kirgiska Republika. Licenca МЮ КП № 670 од 04. 06. 2014. godine.

Punomoćje je u mom prisustvu potpisao **Zadorin Renat Mithatovič**. Njegov identitet je potvrđen, radna i pravna sposobnost su provjerene.

Zavedeno u registru pod br. 2234 /Okrugli pečat notara/
Naplaćena državna taksa (nečitko, prim. prev.)
Notar /svojeručan potpis/

/Sastavni dio ovog punomoćja je i apostil na kirgiskom jeziku, na kome je pod tačkom 6. evidentan datum 21. 05. 2018, a pod tačkom 8. br. 2766, prim. prev./



TUMAČ
Tatjana Jovović

za ruski jezik, postavljena u Crnoj Gori Rješenjem ministra pravde broj: 03-745-1976/17 od 29. septembra 2017. godine, na vrijeme od pet godina, potvrđuje da je ovaj prevod vjeran originalu.

Troškovi prevoda iznose _____ €

U Podgorici, dana 28. 05. 2018.

Татьяна Йозович
ПЕРЕВОДЧИК

Podpis

русского языка, назначенная в Черногории в соответствии с Решением министра юстиции № 03-745-1976/17 от «29» сентября 2017 года, сроком на пять лет, подтверждаю, что данный перевод соответствует оригиналу.

Стоимость перевода составляет _____ €

В Подгорице, дата: _____

Печать

Подпись

U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima Crne Gore ("Sl. list RCG", br. 06/02 od 08.02.2002, "Sl. list CG", br. 17/07 od 31.12.2007, 80/08 od 26.12.2008, 40/10 od 22.07.2010, 73/10 od 10.12.2010, 36/11 od 27.07.2011, 40/11 od 08.08.2011) i Statuta " **SEA TRADE** " društvo sa ograničenom odgovornošću, PIB: **02669935** (u daljem tekstu: Društvo), osnivači RENAT ZADORIN, Republika Kirgizija, br. pasoša: AC1423125, ALEXANDRA GLINENKO, Ruska Federacija, br. pasoša: 72 3357744, VALERY LITVAK, Izrael, br.pasoša: 21300499, preko punomoćnika Danijela Sekulića sa JMB:0410983210280 dana 07.06.2018. godine, donose

ODLUKU

o promjeni ovlašćenja izvršnog direktora Društva

Član 1.

Marija Janković s z Podgorice, adresa ul.Radosava Burića 33, obavlja funkciju izvršnog direktora Društva.

Član 2.

Izvršni direktor iz ove Odluke ima pravo da pojedinačno zastupa Društvo u svim pravnim poslovima u unutrašnjem i spoljno-trgovinskom prometu bez ograničenja.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

OSNIVAČI :

DANIJEL SEKULIĆ
po specijalnom punomoćju
za ZADORIN RENAT
Br.pasoša: AC1423125

DANIJEL SEKULIĆ
po specijalnom punomoćju
za ALEXANDRA GLINENKO
Br.pasoša: 72 3357744

DANIJEL SEKULIĆ
po specijalnom punomoćju
za VALERY LITVAK
Br.pasoša: 21300499



PREVOD SA RUSKOG JEZIKA

77 A B 5409454

PUNOMOĆJE

Moskva, sedamnaestog maja dvije hiljade osamnaeste godine

Ja, **Glinenko Aleksandra Viktorovna (Глиненко Александра Викторовна** na ruskom, prim. prev.), rođena 02. oktobra 1989. godine u ROSTOVU NA DONU, državljanka Ruske Federacije, ženskog pola, lična karta državljanina Ruske Federacije 45 12 928358, izdata od ODJELJENJA UFMS (Uprave Federalne migracione službe) RUSIJE ZA MOSKVU, REJON JUŽNO TUŠINO 14. februara 2013. godine, šifra sektora: 770-099, prijavljena na adresi: Rusija, Moskva, ulica Maršala Konjeva 14 (četrnaest), stan 57 (pedest sedam), pasoš državljanina Ruske Federacije koji identifikuje državljanina Ruske Federacije izvan granica Ruske Federacije br. 72 3357744, izdat 02. marta 2013. godine od strane FMS 77001, rok važenja ističe 02. marta 2023. godine (u daljem tekstu Davalac punomoćja), budući da sam osnivač sa udjelom kapitala 5% (pet) procenata u kompaniji "SI TREJD" ("SEA TRADE) KOTOR DOO, ul. Put prvoborca bb, Škaljari, Kotor, Crna Gora, registrovanoj u CRPS pod brojem 5-0393944, PIB: 02669935, ovim punomoćjem ovlašćujem:

Danijela Sekulića i

("Punomoćnik") da u moje ime i za moj račun vrši sljedeće radnje:

- potpiše i preda obrazac PS02 u Centralni registar privrednih subjekata Crne Gore (u daljem tekstu CRPS), kako bi "SEA TRADE" KOTOR, PIB: 02669935 izvršilo promjenu Izvršnog direktora i ovlašćenog zastupnika, adresu za prijem službene pošte i adresu glavnog mjesta poslovanja Društva;
- potpiše i preda novu verziju teksta Statuta Društva u CRPS;
- potpiše i dostavi Odluku o imenovanju i razrješenju izvršnog direktora i Odluku o imenovanju i razrješenju ovlašćenog zastupnika u CRPS;
- potpiše i dostavi odluku o promjeni sjedišta, adrese za prijem službene pošte i adrese glavnog mjesta poslovanja Društva u CRPS;
- sprovede cjelokupnu proceduru za Društvo u CRPS, i da poslije registracije preuzme rješenje o upisu/registraciji;
- preuzme pečat registrovanog Društva;

Punomoćje je izdato na rok od pet godina, sa pravom prenosa ovlašćenja iz ovog punomoćja na druga lica.

Razjašnjen mi je sadržaj članova 185-189 Građanskog zakonika Ruske Federacije.

Tekst ovog punomoćja odgovara mojim stvarnim namjerama. Razumijem pojašnjenja notara o pravnim posljedicama davanja punomoćja.

Informacije koje je notar ustanovio na osnovu

(Kraj strane originala)

77 A B 5409455

mog iskaza, tačno su unesene u tekst pravnog posla.

Sadržaj ovog punomoćja davaocu punomoćja je pročitao naglas.

Davalac punomoćja Glinenko Aleksandra Viktorovna (svojeručan potpis, prim. prev.)

Ruska Federacija

Moskva

Sedamnaestog maja dvije hiljade osamnaeste godine

Ovo punomoćje sam ovjerila ja, Kondrušina Ljudmila Vladimirovna, privremeni vršilac dužnosti notara grada Moskve Luščikove Irine Anatoljevne.

Sadržaj punomoćja odgovara izjavi volje lica koje je dalo punomoćje.



PREVOD SA RUSKOG JEZIKA

Notaristički zapisnik punomoćja je utvrđen, njegova radna sposobnost provjerena.

Zavedeno u registru: br. 77/334-H/77-2018-13-102.

Naplaćena državna taksa (prema tarifi): 200 rub. 00. kopejki

Plaćeno za pružanje usluga pravnog i tehničkog karaktera: 1200 rub. 00 kop.

L. V. Kondrušina

/okrugli pečat sa tekstem: NOTAR I. A. LUŠCIKOVA. NOTARSKI OKRUG MOSKVA//svojeručan potpis, prim. prev./

/okrugli pečat sa tekstem: NOTAR I. A. LUŠCIKOVA. NOTARSKI OKRUG MOSKVA, prošiven plavom trakom i sa nalijepljenim crvenim žigom/

Ukupno prošiveno, numerisano i ovjereno pečatom 2 lista.

Potpis privremenog vršioca dužnosti notara, svoj potpis - prim. prev.

T-J



TUMAČ
Tatjana Jovović

za ruski jezik, postavljena u Crnoj Gori Rješenjem ministra pravde broj: 03-745-1976/17 od 29. septembra 2017. godine, na vrijeme od pet godina, potvrđuje da je ovaj prevod vjeran originalu.

Трошак превода износи _____ €

23.05.2018. 

Подпись

Tatjana Jovović
Татьяна Йовович
ПЕРЕВОДЧИК

русского языка, назначенная в Черногории в соответствии с Решением Министра юстиции № 03-745-1976/17 от «29» сентября 2017 года, сроком на пять лет, подтверждает, что данный перевод соответствует оригиналу.

Стоимость перевода составляет _____ €

В Подгорице, дата: _____

Печать Подпись



77 A B 5409454

PUNOMOĆJE

Grad Moskva, sedamnaestog maja dvije hiljade osamnaeste godine

Ja Glinenko Alexandra Viktorovna, rođena 02. oktobra 1989. godine u ROSTOVU NA DONU, državljanstvo: Ruske Federacije, pol: ženski, lična karta državljanina Ruske Federacije broj 45 12 928358, izdata od ODJELJENJA UFMS RUSIJE ZA GRAD MOSKVU, REJON JUŽNO TUŠINO dana 14. februara 2013. godine, šifra sektora; 770-099, prijavljena na adresi: Rusija, grad Moskva, ulica Maršala Konjeva, broj 14 (četnaest), stan 57 (pedeset sedam), pasoš državljanina Ruske Federacije br. 72 3357744, izdat 02. marta 2013. godine od FMS 77001, sa rokom važnosti do 02. marta 2023. godine (u daljem tekstu: Davalac punomoćja), osnivač sa udjelom od 5% (pet) u kompaniji „SEA TRADE“ do.o. KOTOR, Crna Gora, ul. Put Prvoborca bb, Škaljari, Kotor, Crna Gora, registrovane kod CRPS pod brojem 5-0393944, sa PIB-om 02669935, ovim punomoćjem ovlašćujem:

Danijela Sekulića iz Podgorice, Crna Gora,

može u moje ime i za moj račun da:

- potpiše i preda obrazac PS02 Centralnom Registru Privrednih subjekata, Crne Gore (u daljem tekstu CRPS) kako bi „SEA

ДОВЕРЕННОСТЬ

Город Москва, семнадцатого мая две тысячи восемнадцатого года.

Я, гр. Глиненко Александра Викторовна, дата рождения: 02 октября 1989 года, место рождения: ГОР. РОСТОВ-НА-ДОНУ, гражданство: Российская Федерация, пол: женский, паспорт гражданина Российской Федерации 45 12 928358, выданный ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ ЮЖНОЕ ТУШИНО 14 февраля 2013 года, код подразделения: 770-099, зарегистрированная по адресу: Россия, город Москва, улица Маршала Конева, дом 14 (четырнадцать), квартира 57 (пятьдесят семь), паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации № 72 3357744, выданный 02 марта 2013 года ФМС 77001, дата окончания срока: 02 марта 2023 года (далее именуемая Доверитель), являясь учредителем с долей капитала 5% (пять) процентов в компании «СИ ТРЕЙД» («SEA TRADE») ООО, KOTOR, ул. Пут Првоборца бб, Шкаляры, Котор Черногория, зарегистрированной в ЦРПС с номером 5-0393944, ИНН: 02669935, настоящей доверенностью уполномочиваю:

Данисла Секулича из Подгорицы,

ромска улица, ИНГ: „SEA TRADE“ (доверенный) от моего имени и за мой счет осуществлять следующие действия:

г. Моск-

TRADE" KOTOR, PIB-om 02669935 izvršib promjenu izvršnog direktora i ovlašćenog zastupnika, sjedišta adrese za prijem službene pošte i adrese glavnog mjesta poslovanja Društva

- potpiše i preda prečišćeni tekst Statuta društva u CRPS ;
- potpiše i preda Odluku o imenovanju i razrešenju izvršnog direktora i Odluku o imenovanju i razrešenju ovlašćenog zastupnika u CRPS
- potpisati i dostaviti odluku o promjeni sjedišta, adrese za dobijanje službene pošte i adrese sjedišta Društva za obavljanje osnovne djelatnosti u CRPS;
- sprovede cjelokupnu proceduru za Društvo u CRPS, kao i da po izvršenoj registraciji preuzme riješenje o upisu/registraciji;
- preuzeti pečat registrovanog Društva.

Ovo punomoćje važi pet godina, sa pravom ustupanja ovlašćenja po ovom punomoćju na druga lica.

Sadržaj članaka 185-189 Građanskog zakonika Ruske Federacije mi je pojašnjen.

Tekst ovog punomoćja odgovara mojim namjerama. Shvatila sam pojašnjenja notara o pravnim posljedicama punomoćja.

Informacije koje je notar ustanovio na osnovu

- подписать и подать форму PS02 в Центральный реестр хозяйствующих субъектов Черногории (далее в тексте ЦРПС), для того, чтобы Общество «СИ ТРЕЙД», КОТОР, ИНН: 02669935, изменило Исполнительного директора и уполномоченного представителя, адрес для получения официальной почты и адрес основного места деятельности Общества;
- подписать и предоставить новую редакцию текста Устава Общества в ЦРПС;
- подписать и подать Решение о назначении и увольнении исполнительного директора и Решение о назначении и увольнении уполномоченного представителя в ЦРПС;
- подписать и подать решение об изменении местонахождения, адреса для получения официальной почты и адреса основного места деятельности Общества в ЦРПС;
- провести всю процедуру для Общества в ЦРПС, и после регистрации получить решение об оформлении/ регистрации;
- получить печать зарегистрированного Общества;

Доверенность выдана сроком на пять лет, с правом на передоверие полномочий по настоящей доверенности другим лицам.

Содержание статей 185-189 Гражданского кодекса Российской

77 А В 5409455

mojeg iskaza unesene su u tekst pravnog
posla vjerno. Sadržaj ovog punomoćja
davaocu punomoćja je pročitan na glas.

Федерации мне разъяснены.

Текст настоящей доверенности
соответствует моим действительным
намерениям. Мне понятны разъяснения
нотариуса о правовых последствиях выдачи
доверенности.

Информация, установленная
нотариусом с моих слов, внесена в текст
сделки верно.

Содержание настоящей доверенности
доверителю зачитано вслух.

Доверитель/ Davačac punomoćja

Тимченко Александра Викторовна

Российская Федерация

88-

Город Москва

Семнадцатого мая две тысячи восемнадцатого года

Настоящая доверенность удостоверена мной, Кондрушиной Людмилой Владимировной,
временной исполняющей обязанности нотариуса города Москвы Лушиковой Ирины
Анатольевны.

Содержание доверенности соответствует волеизъявлению лица, выдавшего
доверенность.

Доверенность подписана в моем присутствии.

Личность подписавшего доверенность установлена, его дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре: № 771334-н/77-2018-13-102.


Взыскано по тарифу: 200 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1200 руб.00 коп.



[Handwritten signature]

Л.В. Кондрушина



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 2 листов.

ВРИО *Молдыр-Уса*

Ja, NOTAR, **Tanja Čepić**, sa sjedištem u Podgorici, Ulica Njegoševa 3/II, potvrđujem da je ovo prepis izvorne isprave: KOPIJE PUNOMOĆJA.

Izvorna isprava ispisana je i ima 4 stranice.

Izvornu ispravu je notaru predočila stranka DANIJEL SEKULIĆ, Podgorica
br. J39BA5702 PJ Podgorica).

Naknada za rad notara za ovjeru po tarifnom broju 7 NT u iznosu od 3,75 €, i troškovi u iznosu od 1,00 € sa PDV-om od 1,00 €, što predstavlja ukupno 5,75 €, naplaćena je.



CRNA GORA

OVP-2271/2018

U Podgorici, 07.06.2018. godine

NOTAR
TANJA ČEPIĆ

PODGORICA





CRNA GORA
PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR
U Podgorici, dana 08.12.2011.god.

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici, registrator Valentina Marković, na osnovu člana 83 i 84 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i člana 2 Upustva o radu Centralnog registra(Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08), rješavajući po prijavi za registraciju promjene podataka u "SEA TRADE" D.O.O. - PODGORICA broj 181589 od 08.12.2011.god. podnosioca

Ime i prezime: Slaven Milić

dana 08.12.2011.god. donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena :osnivača, statuta,usaglašavanje sa zakonom o klasifikaciji djelatnosti "SEA TRADE" D.O.O. - PODGORICA - registarski broj 5-0393944/ 006.

Sastavni dio Rješenja je i izvod iz Centralnog Registra Privrednog Suda.

Obrazloženje

Rješavajući po prijavi , za upis promjene podataka (osnivača, statuta,usaglašavanje sa zakonom o klasifikaciji djelatnosti) u privrednom društvu "SEA TRADE" D.O.O. - PODGORICA utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za promjenu podataka shodno članu 86 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i člana 2 Upustva o radu Centralnog registra (Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08) , pa je odlučeno kao u izreci Rješenja.

Registrator

Valentina Marković
Valentina Marković

Pravna pouka: Rješenje je konačno.
Protiv njega se može pokrenuti upravni spor
tužbom u tri primjerka pred Upravnim sudom CG,
u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.

Slaven Milić
10.12.2011.god.



Crna Gora

**IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA
Privrednog Suda u Podgorici**

Registarski broj
Matični broj

5-0393944/ 006
02669935

Datum promjene podataka: 08.12.2011

"SEA TRADE" D.O.O. - PODGORICA

Izvršene su sledeće promjene: osnivača, statuta, usaglašavanje sa zakonom o klasifikaciji djelatnosti

Datum zaključivanja ugovora: 04.07.2007

Datum donošenja Statuta: 04.07.2007

Adresa obavljanja djelatnosti: BULEV. DŽORDŽA VAŠINGTONA
BR. 1

Datum izmjene Statuta: 02.12.2011

Mjesto: PODGORICA

Adresa za prijem službene pošte: BULEV. DŽORDŽA VAŠINGTONA
BR. 1

Sjedište: PODGORICA

Pretežna djelatnost: 5510 Hoteli i sličan smještaj

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine društvena privatna zadružna dva ili više oblika svojine državna

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

(Novčani .00 , nenovčani .00)

Osnivači

Ime i prezime/Naziv:

PAVEL ZADORIN-71 5862308

Udio: 28%

Uloga: Osnivač

Ime i prezime/Naziv:

VICTOR GLINENKO-71 2327761

Udio: 22%

Uloga: Osnivač

Ime i prezime/Naziv:

VALERY LITVAK-10915712

Udio: 22%

Uloga: Osnivač

Ime i prezime/Naziv:

VALERY ZADORIN-51NO3600049

Adresa:

Udio: 28%
Uloga: Osnivač

Lica u društvu

Ime i prezime:

Pavel Zadorin - 71 5862308

Ovlašćeni zastupnik - neograničeno ()

Pojedinačno- ()

Ime i prezime:

Slaven Milić -

Izvršni direktor -

Pojedinačno- (Shodno Statutom društva)

Ovlašćeni zastupnik - ograničeno ()

Pojedinačno- (Shodno Statutom društva)

Ime i prezime:

Valery Litvak - 10915712

Ovlašćeni zastupnik - neograničeno ()

Pojedinačno- ()

Ime i prezime:

Valery Zadorin - 51NO3600049

Ovlašćeni zastupnik - neograničeno ()

Pojedinačno- ()

Ovlašćeni zastupnik - neograničeno ()

Pojedinačno- ()

Ime i prezime:

Victor Glinenko - 71 2327761

Ovlašćeni zastupnik - neograničeno ()

Pojedinačno- ()

Izdato 15.12.2011.god.

REGISTRATOR

Valentina Marković
Valentina Marković



PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR
U Podgorici, dana 08.12.2011.god.

OGLAS ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 08.12.2011, pod registarskim brojem 5-0393944/006 CRPS u Podgorici upisao je sljedece podatke: Promjenu podatka društva "SEA TRADE" D.O.O. - PODGORICA Ugovorom i Statutom od 02.12.2011 godine vrši se pristupanje osnivača tako da pristupaju Victor Glinenko i Valeriy Litvak i vrši se usaglašavanje djelatnosti sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

EX
15-12-11
M

Registrator

Valentina Marković

Valentina Marković

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekat

Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekat

Matični broj:

02669935

Registarski broj:

5-0393944/001

Puni naziv:

SEA TRADE d.o.o. Podgorica

1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik obavljanja
privredne djelatnosti

OD

KD

AD

DOO

NVO

Ustanova

Zadruga

Ostali

1.2. Puni naziv:

*ukoliko je promijenjen puni naziv izvršiće se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv:

2. NOVA ADRESA UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opština:

2.2. Mjesto:

2.3. Ulica:

2.4. Broj:

3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država:

3.2. Opština:

3.3. Mjesto:

3.4. Ulica:

3.5. Broj:

4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine

*ukoliko je označena promjena opštine izvršiće se i preregistracija u Poreskom registru

4.2. Opština:

4.3. Mjesto:

4.4. Ulica:

4.5. Broj:

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

Osnivača

JMB:

Država:

Ime i prezime:

Slaven Milić

Opština:

Telefon:

Mjesto:

e-mail:

Ulica:

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdava

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekat

5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA

5.1. Datum rješenja:

5.2. Broj rješenja:

*popunjava se samo ukoliko registraciji u CRPS prethodi registracija kod drugog državnog organa

6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST

5510

Hoteli i sličan smještaj

ili

7. NOVI OBLIK SVOJINE

 bez oznake svojine
 privatna
 zadružna
 dva ili više oblika svojine
 državna

8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA

8.1. Telefon:

+	382			/							
+	382			/							
+	382			/							

8.2. Fax:

+	382			/							
---	-----	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--


8.3. E-mail:

8.4. Adresa internet strane:

www.

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



M.P.



9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

bez oznake porijekla kapitala

domaći

strani

mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

Povećanje

Smanjenje

Ukupan osnovni kapital nakon promjene (novčani+nenovčani):

€

novčani – iznos:

€

nenovčani – iznos:

€

10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

Prestanak

Registruje se

Mijenja se udio

10.1. Status:

Osnivač

Član DOO

Ortak

Komanditor

Komplementar

Zadrugar

Drugo

*upisati status

10.2. MB / JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

10.3. Naziv / Ime i prezime:

Valery Zadoin

10.4. Sjedište / Adresa:

Država:

Opština:

Ulica:

10.5. Udio

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.



9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

bez oznake porijekla kapitala domaći strani mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

Povećanje
 Smanjenje

Ukupan osnovni kapital nakon promjene (novčani+nenovčani): €

novčani – iznos: €

nenovčani – iznos: €

10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

Prestanak Regstruje se Mijenja se udio

10.1. Status: Osnivač Član DOO Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*upisati status

10.2. MB / JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša
za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

10.3. Naziv / Ime i prezime:

10.4. Sjedište / Adresa:

Država:

Opština:

Ulica:

10.5. Udio

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

[Handwritten signature]



CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekat

9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

bez oznake porijekla kapitala domaći strani mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

Povećanje
 Smanjenje

Ukupan osnovni kapital nakon promjene (novčani+nenovčani):

novčani – iznos:

nenovčani – iznos:

€
€
€

10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

Prestanak Regstruje se Mijenja se udio

10.1. Status:

Osnivač Član DOO Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*upisati status

10.2. MB / JMB:

10915712 lip P

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša
za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

10.3. Naziv / Ime i prezime:

Valery Litvak

10.4. Sjedište / Adresa:

Država:

Opština:

Ulica:

10.5. Udio

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

[Signature]



9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

bez oznake porijekla kapitala

domaći

strani

mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

Povećanje

Smanjenje

Ukupan osnovni kapital nakon promjene (novčani+nenovčani):

€

novčani – iznos:

€

nenovčani – iznos:

€

10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

Prestanak

Registruje se

Mijenja se udio

10.1. Status:

Osnivač

Član DOO

Ortak

Komanditor

Komplementar

Zadrugar

Drugo

*upisati status

10.2. MB / JMB:

71 2327761 hpP

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

10.3. Naziv / Ime i prezime:

Victor Blinenco

10.4. Sjedište / Adresa:

Država:

Opština:

Ulica:

10.5. Udio



IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA Privrednog Suda u Podgorici

Registarski broj
Matični broj

5-0393944/ 005
02669935

Datum promjene podataka: 21.11.2009

21.11.2010

"SEA TRADE" D.O.O. - PODGORICA

Datum zaključivanja ugovora: 04.07.2007

Datum donošenja Statuta: 04.07.2007

Adresa obavljanja djelatnosti: BULEV. DŽORDŽA VAŠINGTONA
BR. 1

Datum izmjene Statuta: 29.05.2009

Mjesto: PODGORICA

Adresa za prijem službene pošte: BULEV. DŽORDŽA VAŠINGTONA
BR. 1

Sjedište: PODGORICA

Pretežna djelatnost: 5510 Hoteli i sličan smještaj

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:
da ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine društvena privatna zadružna dva ili više oblika svojine državna

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

Osnivači

Ime i prezime/Naziv:

VALERY ZADORIN-51NO3600049

Udio:

Uloga: Osnivač

Ime i prezime/Naziv:

PAVEL ZADORIN-63 NO 0266758

Udio:

Uloga: Osnivač

Lica u društvu

Ime i prezime:

Slaven Milić -

Izvršni direktor -

- ()

Ovlašćeni zastupnik - ()

Pojedinačno- ()

Ime i prezime:

Valery Zadorin - 51NO3600049

Ovlašćeni zastupnik - ()

Pojedinačno- ()

Adresa:

Izdato 08.12.2011.god.

REGISTRATOR
Valentina Marković



CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI
Broj dosije-a: 181589

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je Slaven Milić dostavio-la dokumenat za promjenu doo društva naziva **SEA TRADE** - društvo sa ograničenom odgovornošću iz Podgorica,registarski broj 50393944 sa sledećim priložima:

Taksa za sud

Statut društva

Obrazac

Taksa za službeni list

Odluka o usaglašavanju djelatnosti

Ugovor o prenosu udjela

Zahijeva izmjenu:

PRENOS UDJELA, PROBJENA BROJA PASOŠA OSNIVAČA I USAGLAŠAVANJE

Dokumentacija je podnijeta dana 08.12.2011.god.

KONTROLNIK

Podgorica, dana 08.12.2011.god.

M.P.



Na osnovu odredbi Zakona o klasifikaciji djelatnosti (Službeni list CG 18/2011 od 1.04.2011.godine) osnivači društva SEA TRADE doo Podgorica, Hercegovska 31 (u daljem tekstu: Društvo) Valery Zadorin, 27,32/1 Udaltsova Street, Moskow 117607, broj pasoša 51№3600049, izdat 26.03.2007.godine, državljanin Ruske federacije, koga zastupa po ovjerenom punomoćju OVP 196/11 od 18.08.2011.godine Slaven Milić, Pavel Zadorin, 46/82 Udaltsova Street, broj pasoša 71 5862308 tip P, izdat 23.08.2011.godine, državljanin Ruske federacije, koga zastupa po ovjerenom punomoćju OVP 195/11 od 18.08.2011.godine Slaven Milić, Valery Litvak, Moskva, Gospitalni val, dom 5, korp.1, kv.120, broj pasoša 10915712 tip P, izdat 27.11.2006.godine, državljanin Izraela, koga zastupa po ovjerenom punomoćju OVP 144/11 od 10.08.2011.godine advokat Vera Ostojić i Victor Glinenko, Rusija, Moskva, 7/1 Janis Rainis Boulevard apt.80, broj pasoša 71 2327761 tip P, izdat 26.10.2010.godine, državljanin Ruske federacije, u svojstvu vlasnika udjela u Društvu, dana 2.12.2011.god. donose

ODLUKU O USKLADJIVANJU SA ZAKONOM O KLASIFIKACIJI DJELATNOSTI

1. Osnivači Društva uskladjuju upisane djelatnosti u postojećem Statutu Društva sa novom klasifikacijom pa se isti obavezuju da izvrše promjenu člana 7 istog i dostavi prečišćeni tekst Statuta Društva Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.

Pretežna djelatnost Društva je: 55.10 Hoteli i sličan smještaj

Društvo će obavljati sledeće djelatnosti:

- 41.10 - razrada građevinskih projekata
- 41.20 - izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
- 42.11 - izgradnja puteva i autoputeva
- 42.12 - izgradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica
- 42.13 - izgradnja mostova i tunela
- 42.2 - izgradnja cjevovoda, električnih i komunikacionih vodova
- 42.21 - izgradnja cjevovoda
- 42.22 - izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova
- 42.91 - izgradnja hidro objekata
- 42.99 - izgradnja ostalih građevina, na drugom mjestu nepomenutih
- 43.11 - rušenje objekata
- 43.12 - pripremna gradilišta
- 43.13 - ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
- 43.21 - postavljanje električnih instalacija
- 43.22 - postavljanje vodovodnih, kanizacionih, klimatizacionih sistema i sistema za grijanje
- 43.29 - ostali instalacioni radovi u građevinarstvu
- 43.31 - malterisanje
- 43.32 - ugradnja stolarije
- 43.33 - postavljanje podnih i zidnih obloga
- 43.34 - bojenje i zastakljivanje
- 43.39 - ostali završni radovi
- 43.91 - krovni radovi
- 43.99 - ostali nepomenuti specifični građevinski radovi
- 80.20 - usluge sistema obezbeđenja
- 45.11 - trgovina automobilima i lakim motornim vozilima
- 45.19 - trgovina ostalim motornim vozilima
- 45.20 - održavanje i popravka motornih vozila

- 45.31 - trgovina na veliko djelovima i opremom za motorna vozila
- 45.32 - trgovina na malo djelovima i opremom za motorna vozila
- 46.11 - posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
- 46.12 - posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija
- 46.13 - posredovanje u prodaji drvene građe i građevinskog materijala
- 46.14 - posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona
- 46.15 - posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe
- 46.17 - posredovanje u prodaji tekstila, krzna, odjeće, obuće i predmeta od kože
- 46.18 - specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda
- 46.19 - posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
- 46.21 - trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, sjemenjem i hranom za životinje
- 46.22 - trgovina na veliko cvijećem i sadnicama
- 46.23 - trgovina na veliko životinjama
- 46.24 - trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom
- 46.31 - trgovina na veliko voćem i povrćem
- 46.32 - trgovina na velikom mesom i proizvodima od mesa
- 46.33 - trgovina na veliko mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima
- 46.34 - trgovina na veliko pićem
- 46.35 - trgovina na veliko duvanskim proizvodima
- 46.36 - trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima
- 46.37 - trgovina na veliko kafom, čajem, kakaoom i začinima
- 46.38 - trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribe, ljuskare i mekušce
- 46.39 - nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duvanom
- 46.41 - trgovina na veliko tekstilom
- 46.42 - trgovina na veliko odjećom i obućom
- 46.43 - trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
- 46.44 - trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje
- 46.45 - trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
- 46.46 - trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima
- 46.47 - trgovina na veliko namještajem, tepisima i opremom za osvjjetljenje
- 46.48 - trgovina na veliko satovima i nakitom
- 46.49 - trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
- 46.51 - trgovina na veliko kompjuterima, kompjuterskom opremom i softverima
- 46.52 - trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim djelovima
- 46.61 - trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opramom i priborom
- 46.62 - trgovina na veliko alatnim mašinama
- 46.63 - trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama
- 46.64 - trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivenje i pletenje
- 46.65 - trgovina na veliko kancelarijskim namještajem
- 46.66 - trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
- 46.69 - trgovina na veliko ostalim mašinama i opramom
- 46.71 - trgovina na veliko čvstima, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
- 46.72 - trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
- 46.73 - trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
- 46.74 - trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grijanje
- 46.75 - trgovina na veliko hemijskim proizvodima
- 46.76 - trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
- 46.77 - trgovina na veliko otpacima i ostacima
- 46.90 - nespecijalizovana trgovina na veliko
- 47.11 - trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duvanom
- 47.19 - ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
- 47.21 - trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama

- 47.22 - trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama
- 47.23 - trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.24 - trgovina na malo hlebom, tjesteninama, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.25 - trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.26 - trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama
- 47.29 - trgovina na malo ostalim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.30 - trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.41 - trgovina na malo kompjuterima, perifernim jedinicama i softverom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.42 - trgovina na malo telekomunikacionom opremom
- 47.43 - trgovina na malo audio i video opremom u trgovina na malo
- 47.51 - trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.52 - trgovina na malo metalnom robom, bojom i staklom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.53 - trgovina na malo tepisima, zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.54 - trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.59 - trgovina na malo namještajem, opremom za osvjtljenje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.61 - trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.62 - trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.63 - trgovina na malo muzičkim i video zapisima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.64 - trgovina na malo sportskom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.65 - trgovina na malo igrama i igračkama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.71 - trgovina na malo odjećom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.72 - trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama
- 47.75 - trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.76 - trgovina na malo cvijećem, sadnicama, jemenjem, đubrivom, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama
- 47.77 - trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.78 - ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.79 - trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama
- 47.81 - trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima na tezgama i pijacama
- 47.82 - trgovina na malo tekstilom, odjećom i obućom na tezgama i pijacama
- 47.89 - trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama
- 47.91 - trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta
- 47.99 - ostala trgovina na malo van prodavnica, tezgi i pijaca
- 49.31 - gradski i prigradski kopneni prevoz putnika
- 50.10 - primorski i priobalni prevoz putnika
- 50.20 - primorski i priobalni prevoz tereta
- 50.30 - prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima
- 50.40 - prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima
- 52.10 - skladištenje
- 52.21 - uslužne aktivnosti u kopnenom saobraćaju
- 52.22 - uslužne aktivnosti u vodenom saobraćaju
- 52.23 - uslužne aktivnosti u vazdušnom saobraćaju
- 52.24 - manipulacija teretom
- 52.29 - ostale prateće aktivnosti u saobraćaju
- 55.10 - hoteli i sličan smještaj

- 55.20 - odmarališta i slični objekti za kraći boravak
- 55.30 - djelatnost kampova, auto kampova i kampova za turističke prikolice
- 55.90 - ostali smještaj
- 56.10 - djelatnost restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata
- 56.21 - catering
- 56.30 - usluge pripremanja i posluživanja pića
- 63.99 - Informacione uslužne djelatnosti na drugom mjestu nepomenute
- 68.10 - kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
- 68.20 - iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
- 68.31 - djelatnost agencija za nekretnine
- 68.32 - upravljanje nekretninama uz naknadu
- 70.10 - upravljanje privrednim subjektom
- 70.21 - djelatnost komunikacija u odnosu sa javnošću
- 70.22 - konsultanske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem
- 02.40 - uslužne djelatnosti u vezi sa šumarstvom
- 71.11 - arhitektonske djelatnosti
- 71.12 - inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
- 73.11 - djelatnost reklamnih agencija
- 73.12 - medijsko predstavljanje
- 74.10 - specijalizovane dizajnerske djelatnosti
- 74.20 - fotografske usluge
- 74.90 - ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti
- 77.11 - iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila
- 77.12 - iznajmljivanje i lizing kamiona
- 77.21 - iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport
- 77.22 - iznajmljivanje i lizing video kasete i kompakt diskova
- 77.29 - iznajmljivanje i lizing ostalih predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu
- 77.34 - iznajmljivanje i lizing opreme za vodeni sport
- 77.39 - iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara
- 77.35 - iznajmljivanje i lizing opreme za vazdušni sport
- 77.40 - lizing intelektualne svojine i sličnih proizvoda, izuzev autorskih prava
- 79.11 - djelatnost putničkih agencija
- 79.12 - djelatnost tur-opratora
- 79.90 - ostale usluge rezervacije i djelatnosti povezane s njima
- 81.10 - kancelarijsko-administrativne i pomoćne djelatnosti
- 82.20 - djelatnost pozivnih centara
- 82.30 - organizovanje sastanaka i sajmova
- 82.91 - djelatnost agencija za naplatu potraživanja i kreditnih biroa
- 82.99 - ostale uslužne aktivnosti podrške poslovanja
- 85.51 - sportsko i rekreativno obrazovanje
- 85.60 - pomoćne obrazovne djelatnosti
- 96.09 - ostale lične uslužne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute

Vlasnici udjela,

Za

Valery Zadorin

Slaven Milić



Za

Pavel Zadorin


Slaven Milić




Za

Valery Litvak

Vera Ostojić



Victor Glinenko

Advokatska kancelarija
Vera Ostojić

Ja, dolje potpisani, Slaven Milić, jmbg.0609969210015, u svojstvu osnivača i izvršnog direktora društva SEA TRADE doo Podgorica (u daljem tekstu: Društvo) sa punim pravom potpisa ovog dokumenta dajem dana 2.12.2011.godine sljedeće:


P U N O M O Ć J E

Kojim opunomoćujem Veru Ostojić, advokata iz Podgorice, Republika Crna Gora, upisana u Advokatskoj Komori Republike Crne Gore, a može predati potrebna dokumenta za uskladjivanje djelatnosti društva sa novim Zakonom o klasifikaciji djelatnosti društva promjene vlasnika udjela u Društvu i podići rješenje o navedenim promjenama kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici.

Ovo punomoćje moj punomoćnik može prenijeti na drugo lice, ili ga ovlastiti na preduzimanje samo pojedinih radnji u postupku.

Podgorica, 2.12.2011.godine

Davalac punomoćja,
Slaven Milić



Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br. 6/02) Valery Zadorin, 27,32/1 Udaltsova Street, Moskow 117607, broj pasoša 51№3600049, izdat 26.03.2007.godine, državljanin Ruske federacije, koga zastupa po ovjerenom punomoćju br.OVP 196/11 od 18.08.2011.godine Slaven Milić, Pavel Zadorin, 46/82 Udaltsova Street, Moskow, broj pasoša 71 5862308 tip P, izdat 23.08.2011.godine, državljanin Ruske federacije, koga zastupa po ovjerenom punomoćju Slaven Milić OVP 195/11 od 18.08.2011.godine, Valery Litvak, Rusija, Moskva, Hospitalni val, dom 5, korp.1, kv.120, broj pasoša 10915712 tip P, izdat 27.11.2006.godine, državljanin Izraela, koga zastupa po ovjerenom punomoćju br.OVP 144/11 od 10.08.2011.godine advokat Vera Ostojić i Victor Glinenko, Rusija, Moskva, 7/1 Janis Rainis Boulevard apt.80, broj pasoša 71 2327761 tip P, izdat 26.10.2010.godine, državljanin Ruske federacije, u svojstvu vlasnika udjela, dana 2.12.2011.god. donose



S T A T U T
SEA TRADE
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOSĆU
PODGORICA
(PREČIŠĆENI TEKST)

OPŠTE ODREDBE

1. Ovim Statutom utvrđuju se osnovna pitanja od značaja za organizaciju i poslovanje SEA TRADE doo Podgorica, Hercegovačka 31 (u daljem tekstu: Društvo), u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i drugim pratećim propisima.
2. Osnivači su saglasno čl. 74 Zakona o privrednim društvima zaključili dana 1.08.2007.godine Ugovor o osnivanju društva.
3. Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

NAZIV, SJEDIŠTE I PEČAT DRUŠTVA

4. Naziv Društva je SEA TRADE DOO Podgorica.
5. Sjedište Društva je u Podgorici, Hercegovačka 31.
6. Društvo ima svoj pečat. Pečat Društva je okruglog oblika i sadrži tekst naziva i sjedišta društva. Pečat Društva posebno se čuva i obezbeđuje od neovlašćenog korišćenja i zloupotrebe. Pečatom mogu rukovati samo lica u čijem je djelokrugu zaduženje za rukovanje, upotrebu i čuvanje pečata. Štambilj Društva je pravougaonog oblika u koji je upisan naziv Društva sa prostorom za upisivanje broja akta i datuma.

DJELATNOST DRUŠTVA

7. Pretežna djelatnost Društva je: 55.10 Hoteli i sličan smještaj

Društvo će obavljati sledeće djelatnosti:
41.10 - razrada građevinskih projekata

- 41.20 - izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
- 42.11 - izgradnja puteva i autoputeva
- 42.12 - izgradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica
- 42.13 - izgradnja mostova i tunela
- 42.21 - izgradnja cjevovoda
- 42.22 - izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova
- 42.91 - izgradnja hidro objekata
- 42.99 - izgradnja ostalih građevina, na drugom mjestu nepomenutih
- 43.11 - rušenje objekata
- 43.12 - pripremna gradilišta
- 43.13 - ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
- 43.21 - postavljanje električnih instalacija
- 43.22 - postavljanje vodov., kanaliz., klimatizacionih sistema i sistema za grejanje
- 43.29 - ostali instalacioni radovi u građevinarstvu
- 43.31 - malterisanje
- 43.32 - ugradnja stolarije
- 43.33 - postavljanje podnih i zidnih obloga
- 43.34 - bojenje i zastakljivanje
- 43.39 - ostali završni radovi
- 43.91 - krovni radovi
- 43.99 - ostali nepomenuti specifični građevinski radovi
- 80.20 - usluge sistema obezbedjenja
- 43.99 - ostali nepomenuti specifični građevinski radovi
- 45.11 - trgovina automobilima i lakim motornim vozilima
- 45.19 - trgovina ostalim motornim vozilima
- 45.20 - održavanje i popravka motornih vozila
- 45.31 - trgovina na veliko djelovima i opremom za motorna vozila
- 45.32 - trgovina na malo djelovima i opremom za motorna vozila
- 46.11 - posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, teks. sirovina i poluproizvoda
- 46.12 - posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija
- 46.13 - posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala
- 46.14 - posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona
- 46.15 - posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe
- 46.16 - posredovanje u prodaji tekstila, krzna, odjeće, obuće i predmeta od kože
- 46.17 - posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
- 46.18 - specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda
- 46.19 - posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
- 46.21 - trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, sjemenjem i hranom za životinje
- 46.22 - trgovina na veliko cvijećem i sadnicama
- 46.23 - trgovina na veliko životinjama
- 46.24 - trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom
- 46.31 - trgovina na veliko voćem i povrćem
- 46.32 - trgovina na velikom mesom i proizvodima od mesa
- 46.33 - trgovina na veliko mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima
- 46.34 - trgovina na veliko pićem
- 46.35 - trgovina na veliko duvanskim proizvodima
- 46.36 - trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima
- 46.37 - trgovina na veliko kafom, čajem, kakaoom i začinima
- 46.38 - trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribe, ljuskare i mekušce

- 46.39 - nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duvanom
- 46.41 - trgovina na veliko tekstilom
- 46.42 - trgovina na veliko odjećom i obućom
- 46.43 - trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
- 46.44 - trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje
- 46.45 - trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
- 46.47 - trgovina na veliko namještajem, tepisima i opremom za osvjetljenje
- 46.48 - trgovina na veliko satovima i nakitom
- 46.49 - trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
- 46.51 - trgovina na veliko kompjuterima, kompjuterskom opremom i softverima
- 46.52 - trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim djelovima
- 46.61 - trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opranom i priborom
- 46.62 - trgovina na veliko alatnim mašinama
- 46.63 - trgovina na veliko rudarskim i gađevinskim mašinama
- 46.64 - trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivenje i pletenje
- 46.65 - trgovina na veliko kancelarijskim namještajem
- 46.66 - trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
- 46.69 - trgovina na veliko ostalim mašinama i opranom
- 46.71 - trgovina na veliko čvstima, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
- 46.72 - trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
- 46.73 - trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
- 46.74 - trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grijanje
- 46.75 - trgovina na veliko hemijskim proizvodima
- 46.76 - trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
- 46.77 - trgovina na veliko otpacima i ostacima
- 46.90 - nespecijalizovana trgovina na veliko
- 47.11 - trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duvanom
- 47.19 - ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
- 47.2 - trgovina na malo hranom, pićem i duvanom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.21 - trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama
- 47.22 - trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama
- 47.23 - trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.24 - trgovina na malo hlebom, tjesteninama, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.25 - trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.26 - trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama
- 47.29 - trgovina na malo ostalim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.30 - trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.41 - trgovina na malo kompjuterima, perifernim jedinicama i softverom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.42 - trgovina na malo telekomunikacionom opremom
- 47.43 - trgovina na malo audio i video opremom u trgovina na malo
- 47.51 - trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.52 - trgovina na malo metalnom robom, bojom i staklom u specijalizovanim prodavnicama

- 47.53 - trgovina na malo tepisima, zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.54 - trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.59 - trgovina na malo namještajem, opremom za osvjetljenje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.61 - trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.62 - trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.63 - trgovina na malo muzičkim i video zapisima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.64 - trgovina na malo sportskom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.65 - trgovina na malo igrama i igračkama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.71 - trgovina na malo odjećom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.72 - trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama
- 47.75 - trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.76 - trgovina na malo cvijećem, sadnicama, jemenjem, đubrivom, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama
- 47.77 - trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.78 - ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.79 - trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama
- 47.81 - trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima na tezgama i pijacama
- 47.82 - trgovina na malo tekstilom, odjećom i obućom na tezgama i pijacama
- 47.89 - trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama
- 47.91 - trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta
- 47.99 - ostala trgovina na malo van prodavnica, tezgi i pijaca
- 49.31 - gradski i prigradski kopneni prevoz putnika
- 50.10 - primorski i priobalni prevoz putnika
- 50.20 - primorski i priobalni prevoz tereta
- 50.30 - prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima
- 50.40 - prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima
- 52.10 - skladištenje
- 52.21 - uslužne aktivnosti u kopnenom saobraćaju
- 52.22 - uslužne aktivnosti u vodenom saobraćaju
- 52.23 - uslužne aktivnosti u vazdušnom saobraćaju
- 52.24 - manipulacija teretom
- 52.29 - ostale prateće aktivnosti u saobraćaju
- 55.10 - hoteli i sličan smještaj
- 55.20 - odmarališta i slični objekti za kraći boravak
- 55.30 - djelatnost kampova, auto kampova i kampova za turističke prikolice
- 55.90 - ostali smještaj
- 56.10 - djelatnost restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata
- 56.21 - katering
- 56.30 - usluge pripremanja i posluživanja pića
- 63.99 - Informacione uslužne djelatnosti na drugom mjestu nepomenute
- 68.10 - kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
- 68.20 - iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima

- 68.31 - djelatnost agencija za nekretnine
- 68.32 - upravljanje nekretninama uz naknadu
- 70.10 - upravljanje privrednim subjektom
- 70.21 - djelatnost komunikacija u odnosu sa javnošću
- 70.22 - konsultanske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem
- 02.40 - uslužne djelatnosti u vezi sa šumarstvom
- 71.11 - arhitektonske djelatnosti
- 71.12 - inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
- 73.11 - djelatnost reklamnih agencija
- 73.12 - medijsko predstavljanje
- 74.10 - specijalizovane dizajnerske djelatnosti
- 74.20 - fotografske usluge
- 74.90 - ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti
- 77.11 - iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila
- 77.12 - iznajmljivanje i lizing kamiona
- 77.21 - iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport
- 77.22 - iznajmljivanje i lizing video kasete i kompakt diskova
- 77.29 - iznajmljivanje i lizing ostalih predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu
- 77.34 - iznajmljivanje i lizing opreme za vodeni sport
- 77.39 - iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara
- 77.35 - iznajmljivanje i lizing opreme za vazdušni sport
- 77.40 - lizing intelektualne svojine i sličnih proizvoda, izuzev autorskih prava
- 79.11 - djelatnost putničkih agencija
- 79.12 - djelatnost tur-operatora
- 79.90 - ostale usluge rezervacije i djelatnosti povezane s njima
- 81.10 - kancelarijsko-administrativne i pomoćne djelatnosti
- 82.20 - djelatnost pozivnih centara
- 82.30 - organizovanje sastanaka i sajmova
- 82.91 - djelatnost agencija za naplatu potraživanja i kreditnih biroa
- 82.99 - ostale uslužne aktivnosti podrške poslovanja
- 85.51 - sportsko i rekreativno obrazovanje
- 85.60 - pomoćne obrazovne djelatnosti
- 96.09 - ostale lične uslužne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute

Spoljnotrgovinski poslovi- uvoz i izvoz iz oblasti registrovanih

Usluge u spoljnotrgovinskom prometu u oblasti registrovanih a posebno:

- Medjunarodni saobraćaj i agencijski poslovi i transport robe i putnika u drumskom saobraćaju
- Zastupanje inostranih firmi, korišćenje lizinga i transfer tehnologije izmedju stranih i domaćih firmi
- Predstavljanje inostranih firmi, korišćenje lizinga i transfer tehnologije izmedju stranih i domaćih firmi,
- Predstavljanje stranih firmi u prometu roba i usluga
- Izvodjenje investicionih radova u inostranstvu
- Predstavljanje stranih firmi
- Prodaja strane robe na konsignacijama i reexport
- Medjunarodna špedicija
- Turističke usluge
- Dorada robe u zemlji

Društvo može bez upisa u registar, da vrši druge djelatnosti koje služe djelatnostima upisanim u registar, a koje se uobičajeno obavljaju uz te djelatnosti u manjem obimu ili povremeno.

Društvo može da promijeni djelatnost u skladu sa odlukom osnivača odnosno članova Društva.

OSNIVAČI ODNOSNO ČLANOVI DRUŠTVA

(u daljem tekstu: vlasnici udjela u Društvu)

8. Vlasnici udjela u Društvu su:

- Valery Zadorin, 27,32/1 U [REDACTED]
51№3600049 [REDACTED]
- Pavel Zadorin, 46/82 Udaltsova Street, Moskow 117607, broj pasoša 71 5862308 tip P, izdat 23.08.2011. godine , državljanin Ruske federacije,
- Valery Litvak, [REDACTED]
pasoša 109157 [REDACTED]
- Victor Glinenko, [REDACTED]
pasoša 71 232776 [REDACTED]
federacije.



OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA I ULOZI

9. Početni kapital Društva utvrđen je Ugovorom o osnivanju Društva i iznosi 10.000,00 eura i sastoji se od novčanih uloga vlasnika udjela Društva.

Sticanjem udjela osnivači postaju vlasnici udjela Društva.

Srazmjerno uplaćenom odnosno unijetom ulogu, a u odnosu na ukupan kapital, vlasnici udjela stiču udjele u Društvu koji procentualno iznose:

- Valery Zadorin.....28%
- Pavel Zadorin.....28%
- Valery Litvak.....22%
- Victor Glinenko.....22%

10. Društvo može tokom vremena pristupiti povećanju svog kapitala odlukom vlasnika udjela. Povećanje kapitala Društva punovažno je od dana upisa u registar.

Vlasnici udjela Društva imaju pravo preče kupovine udjela društva za slučaj da Društvo odluči da poveća svoj kapital

Povećanje udjela je srazmjerno udjelu koji je vlasnik udjela društva do tada imao u ukupnoj vrijednosti kapitala Društva.

Vlasnici udjela Društva mogu posle usvajanja računovodstvenih iskaza za prethodnu godinu odlučiti da se kapital poveća pretvaranjem raspoloživih rezervi i nerasporedjene dobiti u kapital Društva.

Rezerve i nerasporedjena dobit ne mogu se pretvoriti u kapital ako Društvo ima gubitak.

11. Kapital Društva smanjuje se na način predviđen Zakonom.
12. Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom.
Vlasnici udjela odgovaraju za obaveze društva do iznosa svojih uloga.

PRENOS UDJELA

13. Udjeli se mogu prenositi između vlasnika udjela Društva bez ograničenja. Saglasnost Društva pri prenosu udjela potrebna je kad je vlasnik udjela preuzeo obavezu i na sporednu činidbu.

Ako vlasnik udjela Društva namjerava da prenese svoj udio na treće lice, ostali vlasnici udjela i samo Društvo imaju pravo preče kupovine tog udjela.

Ako u roku od 30 dana od dana kada je ponuda učinjena, vlasnici udjela Društva odnosno samo Društvo ne prihvati kupovinu udjela, udio se može prenijeti trećem licu, pod uslovima koji ne mogu biti povoljniji od uslova ponudjenih vlasnicima udjela Društva i samom Društvu.

Udio se prenosi ugovorom u pismenoj formi.

ZASTUPANJE DRUŠTVA

14. Lice ovlašćeno za zastupanje Društva je Izvršni direktor Društva sa ovlašćenjima i ograničenjima shodno članu 20 ovog Statuta.

Pored Izvršnog direktora lica neograničeno ovlašćena za zastupanje Društva su i osnivači Društva.

Osnivači Društva mogu ovlastiti putem punomoćja druga lica za zastupanje Društva.

Ovlašćenje punomoćnika može biti opšte ili ograničeno na određeni posao ili vrstu poslova, s tim da ta ograničenja imaju dejstva prema trećem licu samo ako je ono za njih znalo ili moralo znati.

ORGANI DRUŠTVA

15. Vlasnici udjela Društva uređuju odnose u upravljanju Društvom ugovorom i ovim Statutom društva i odlučuju saglasno svojim udjelima u Društvu.

Shodno Zakonu o privrednim društvima u društvu se ne obrazuje Skupština i Odbor direktora već o pitanjima iz djelokruga tih organa odlučuju vlasnici udjela.

Opšti sastanak vlasnika udjela će biti vrhovno tijelo u Društvu i to tijelo će biti ovlašćeno da sprovede odluke koje se tiču svih tema vezanih za njihove aktivnosti.

Opšti sastanak vlasnika udjela će biti sazvan pismenim pozivom, sadržinom određenom Zakonom, koji će izdati izvršni direktor Društva i koji predstavnici vlasnika udjela treba da prime preporučenim pismom, teleksom ili faksom ne kasnije

od 15 (petnaest) dana prije datuma koji je ugovoren za sastanak. Pisani poziv će biti zaveden u zapisnik opštih sastanaka vlasnika udjela.

Ako opšti sastanak vlasnika udjela ne sazove izvršni direktor bilo koji od članova može sazvati sastanak.

Ako je datum za sledeći sastanak članova dogovoren na poslednjem sastanku i svi vlasnici udjela su bili prisutni, vlasnici će se smatrati pozvanim. Ako se svi vlasnici udjela slože, opšti sastanak vlasnika udjela može biti održan i može donijeti validne odluke iako formalni zahtjevi gore pomenuti nijesu ispunjeni.

Odluke opšteg sastanka vlasnika udjela mogu se donijeti bez vlasnika udjela koji su pozvani-npr.sredstvima pisane komunikacije, telekomunikacije, video konferencije ili slično- ako identitet i volje članova može biti utvrđena bez ikakve sumnje i svi članovi se slože o takvoj proceduri.

Lično prisutni članovi, odnosno članovi zastupani preko punomoćnika ili putem glasačkih listića koji posjeduju udjele koji predstavljaju više od polovine kapitala Društva čine kvorum.

Svaki vlasnik udjela u Društvu prilikom odlučivanja ima onaj broj glasova koji je srazmjeran njegovom ulogu.

Za donošenje pravnovaljanih odluka potrebna je većina glasova prisutnih vlasnika osim u slučajevima kada se za donošenje odluka zakonom zahtijeva druga većina.

16. Pravo vlasnika udjela je da odlučuju naročito o:

- donose Statut i vrše Izmjene i dopune Statuta društva,
- donose odluku o raspodjeli profita,
- povećanju i smanjenju kapitala Društva,
- donose odluku o dobrovoljnoj likvidaciji Društva, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka,
- odobravaju procjenu nenovčanog udjela,
- utvrđuju poslovnu politiku i strategiju poslovanja društva,
- imenuju i razrešavaju Izvršnog direktora Društva,
- donose opšta akta Društva, osim akta o sistematizaciji radnih mjesta,
- utvrđuju strukturu menadžmenta i administracije društva, na predlog izvršnog direktora društva,
- odlučuju o osnivanju novih privrednih društava,
- odlučuju o otvaranju predstavništava društva,
- usvajaju godišnje biznis planove,
- odobravaju zaključenje ugovora u vezi sa kupovinom imovine od osnivača, u slučajevima kada isplata prelazi 1/10 kapitala Društva utvrđenog Statutom,
- vrše i druge poslove utvrđene zakonom, ugovorom i statutom.

17. Izvršni direktor je obavezan organ Društva.

Prilikom postavljanja izvršnog direktora, vlasnici udjela Društva su dužni da vode računa o stručnosti, ugledu i uspješnosti u radu lica koja se postavljaju na ovu funkciju.

Izvršni direktor se imenuje na period od četiri godine.

Isto lice može biti imenovano na ovu funkciju više puta.

18. Izvršni direktor Društva može biti razriješen i prije isteka mandata u skladu sa ugovorom i odlukom vlasnika udjela Društva.

19. Vlasnici udjela sa izvršnim direktorom zaključuju poseban ugovor kojim se utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti izvršnog direktora, kao i uslovi za prestanak funkcije prije isteka roka utvrđenog ugovorom.

20. Izvršni direktor je dužan da izvršava naloge i sprovodi odluke vlasnika udjela i vodi tekuće poslovanje Društva, i u tom smislu:

organizuje proces rada Društva,

- stara se i odgovara za zakonitost rada društva, u granicama svojih ovlašćenja,
- upravlja imovinom Društva, u skladu sa zakonom i odlukama vlasnika udjela,
- predlaže unutrašnju organizaciju Društva
- donosi akt o sistematizaciji radnih mjesta,
- zaključuje ugovore i preuzima druge pravne radnje u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu u skladu sa svojim ovlašćenjima u okviru redovne djelatnosti Društva,
- odlučuje o zapošljavanju lica u Društvu, zaključuje ugovore o radu, odlučuje o disciplinskoj odgovornosti zaposlenih i vrši druge poslove iz oblasti radnih odnosa u skladu sa zakonom,
- vrši i druge poslove utvrđene zakonom i ovim Statutom.

Izvršni direktor može zaključivati ugovore o prodaji imovine Društva samo uz potpis jednog od vlasnika udjela u Društvu. Izvršni direktor ne može bez pismene saglasnosti jednog od osnivača društva potpisati ugovor o kreditu sa bankom kao i uspostaviti hipoteku ili drugi teret na nepokretnostima koje su u vlasništvu Društva.

Izvršni direktor je dužan da postupa sa pažnjom dobrog privrednika.

21. Izvršni direktor Društva može određene poslove prenijeti na druga lica iz Društva u skladu sa zakonom i odlukom vlasnika udjela.

ORGANIZACIJA DRUŠTVA

22. Unutrašnja organizacija Društva treba da omogući stručno, ekonomično i efikasno izvršavanje svih poslova, optimalno radno angažovanje kadrova i korišćenje raspoloživih sredstava, kao i pouzdano praćenje izvršenja programa i planova i utvrđivanje doprinosa u radu.

Prilikom utvrđivanja organizacije vodiće se računa o prirodi i raznovrsnost poslova iz djelatnosti Društva, interesu i potrebi da se poslovi obavljaju u različitim mjestima, kao i prilagodjavanje organizacije tekućim razvojnim planovima Društva.

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Društva, koji donose vlasnici udjela Društva, bliže se utvrđuju organizacioni djelovi, poslovi i broj izvršilaca u pojedinim organizacionim djelovima.

Djelovi Društva imaju određena ovlašćenja u pravnom prometu, kao i poseban obračun rezultata poslovanja i poseban podračun u skladu sa zakonom. Dio Društva nema svojstvo pravnog lica.

Vlasnici udjela odlučuju o otvaranju predstavništava, radnih jedinica ili drugih formi vršenja privrednih djelatnosti.

FINANSIJE I RASPODJELA PROFITA

23. Finansijska godina je kalendarska godina.

Društvo obavezno sastavlja izvještaj o poslovanju društva u toku finansijske godine.

Kada na poslednji dan poslednje finansijske godine neto imovina Društva prema godišnjem izvještaju iznosi, ili bi nakon raspodjele profita vlasnicima udjela iznosila, manje od vrijednosti kapitala društva zajedno sa rezervama koje se ne mogu rasporedjivati prema zakonu, Društvo ne može vršiti raspodjelu profita istim.

Iznos profita namijenjen za raspodjelu vlasnicima udjela ne može prelaziti iznos profita ostvaren na kraju poslednje finansijske godine, uvećan za prenijeti profit iz prethodne godine i raspoloživi iznos rezervi, umanjen za gubitke koji su prenijeti iz prethodne godine i za iznose određene za reserve, u skladu sa zakonom i Statutom Društva.

Vlasnici udjela mogu odlučiti da se dobit ne dijeli u određenoj godini, već da se upotrijebi za druge svrhe.

24. Dividenda je dio profita Društva koji se isplaćuje vlasnicima udjela, srazmjerno njihovim udjelima a na osnovu odluke vlasnika udjela.

FONDOVI I REZERVE

25. Društvo formira fondove i rezerve u skladu sa zakonom i potrebama poslovanja i razvoja Društva.

Vlasnici udjela odlučuju o obrazovanju fondova i rezervi koje nijesu obavezne po Zakonu.

POSLOVNA TAJNA

26. Poslovnom tajnom smatraju se ona dokumenta i informacije čije bi saopštavanje neovlašćenim licima, zbog njihovog značaja i prirode, bilo protivno interesima Društva.

Vlasnici udjela Društva posebnim aktom propisuju koja se dokumenta i informacije smatraju poslovnom tajnom i na koji način se obezbeđuje čuvanje poslovne tajne.

PRAVO NA INFORMISANJE I KONTROLU RADA DRUŠTVA

27. Vlasnici udjela imaju pravo, u razumno vrijeme, da pregledaju i kopiraju knjige, račune, ugovore i sve ostale zpise ili dokumenta Društva lično ili preko punomoćnika po svom izboru i o svom trošku.

Vlasnici udjela imaju pravo da ime se, bez nadoknade, dostavi kopija poslednjeg bilansa stanja i bilansa uspjeha društva.

Vlasnici udjela imaju pravo da imenuju svog predstavnika koji će ispitati poslovanje ili računovodstvo društva te druga prava predviđena zakonom.

ZAŠTITA ČOVJEKOVE SREDINE

28. Vlasnici udjela Društva dužni su da organizuju obavljanje djelatnosti na način kojim se osigurava bezbjednost na radu i preduzimaju potrebne mjere zaštite na radu i životne sredine u skladu sa važećim propisima koji regulišu ovu materiju.

STATUSNE PROMJENE DRUŠTVA

29. Društvo se može restrukturirati, u skladu sa zakonom, na sledeći način: podjelom na dva ili više posebnih društava, spajanje sa drugim privrednim društvima, promjenom organizacionog oblika.

PRESTANAK DRUŠTVA

30. Društvo prestaje sa radom na način i pod uslovima predviđenim važećim propisima.

Pored slučajeva prestanka Društva predviđenih zakonom, Društvo može prestati i na osnovu odluke vlasnika udjela ako se utvrdi da članovi Društva više nemaju interes za njegovo postojanje.

OSTALE ODREDBE

31. Društvo u svom sjedištu vodi sledeću evidenciju i dokumentaciju:

- a). knjigu zapisnika,
- b). knjigovodstvo koje se vodi u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima,
- c). kopiju svakog instrumenta kojim se uspostavlja ili evidentira neki pravni teret na imovini društva,
- d). spisak vlasnika udjela društva,
- g). spisak ugovora koje su sa društvom zaključili vlasnici udjela, odnosno ugovora u kojima oni imaju interes.

32. Na sva pitanja koja se odnose na važenje, tumačenje ili izvršenje Statuta biće važeće pravo.

33. Statut je osnovni opšti akt Društva koji donose vlasnici udjela.

Opšta akta Društva moraju biti u skladu sa Statutom Društva.

Izmjene Statuta Društva stupaju na snagu danom registracije.

34. Predlog za Izmjene ili dopune Statuta mogu podnijeti Izvršni direktor i vlasnici udjela Društva koji imaju najmanje 1/10 kapitala Društva.

Vlasnici udjela u Društvu usvajaju izmjene i dopune Statuta većinom od ukupnog broja glasova.


35. Svojim potpisom na Statutu, vlasnici udjela potvrđuju da je Statut donijet po propisanom postupku i u datom tekstu.

Vlasnici udjela,

Za
Valery Zadorin
Slaven Milić



Za
Pavel Zadorin
Slaven Milić



Za
Valery Litvak
Vera Ostojić



Victor Glinenko



[Handwritten signature]



Na osnovu odredbi Zakona o klasifikaciji djelatnosti (Službeni list CG 18/2011 od 1.04.2011.godine) osnivači društva SEA TRADE doo Podgorica, Hercegovska (u daljem tekstu: Društvo) Valery Zadorin, 27,32/1 Udaltsova Street, Moskow 117807 broj pasoša 51№3600049, izdat 26.03.2007.godine, državljani Ruske federacije, koga zastupa po ovjerenom punomoćju OVP 196/11 od 18.08.2011.godine Slaven Milić, Pavel Zadorin, 46/82 Udaltsova Street, broj pasoša 71 5862308 tip P, izdat 23.08.2011.godine, državljani Ruske federacije, koga zastupa po ovjerenom punomoćju OVP 195/11 od 18.08.2011.godine Slaven Milić, Valery Litvak, Moskva, Gospitalni val, dom 5, korp.1, kv.120, broj pasoša 10915712 tip P, izdat 27.11.2006.godine, državljani Izraela, koga zastupa po ovjerenom punomoćju OVP 144/11 od 10.08.2011.godine advokat Vera Ostojić i Victor Glinenko, Rusija, Moskva, 7/1 Janis Rainis Boulevard apt.80, broj pasoša 71 2327761 tip P, izdat 26.10.2010.godine, državljani Ruske federacije, u svojstvu vlasnika udjela u Društvu, dana 2.12.2011.god. donose

ODLUKU O USKLADJIVANJU SA ZAKONOM O KLASIFIKACIJI DJELATNOSTI

1. Osnivači Društva uskladjuju upisane djelatnosti u postojećem Statutu Društva sa novom klasifikacijom pa se isti obavezuju da izvrše promjenu člana 7 istog i dostavi prečišćeni tekst Statuta Društva Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.

Pretežna djelatnost Društva je: 55.10 Hoteli i sličan smještaj

Društvo će obavljati sledeće djelatnosti:

- 41.10 - razrada građevinskih projekata
- 41.20 - izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
- 42.11 - izgradnja puteva i autoputeva
- 42.12 - izgradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica
- 42.13 - izgradnja mostova i tunela
- 42.2 - izgradnja cjevovoda, električnih i komunikacionih vodova
- 42.21 - izgradnja cjevovoda
- 42.22 - izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova
- 42.91 - izgradnja hidro objekata
- 42.99 - izgradnja ostalih građevina, na drugom mjestu nepomenutih
- 43.11 - rušenje objekata
- 43.12 - pripremna gradilišta
- 43.13 - ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
- 43.21 - postavljanje električnih instalacija
- 43.22 - postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, klimatizacionih sistema i sistema za grijanje
- 43.29 - ostali instalacioni radovi u građevinarstvu
- 43.31 - malterisanje
- 43.32 - ugradnja stolarije
- 43.33 - postavljanje podnih i zidnih obloga
- 43.34 - bojenje i zastakljivanje
- 43.39 - ostali završni radovi
- 43.91 - krovni radovi
- 43.99 - ostali nepomenuti specifični građevinski radovi
- 80.20 - usluge sistema obezbeđenja
- 45.11 - trgovina automobilima i lakim motornim vozilima
- 45.19 - trgovina ostalim motornim vozilima
- 45.20 - održavanje i popravka motornih vozila

- 45.31 - trgovina na veliko djelovima i opremom za motorna vozila
- 45.32 - trgovina na malo djelovima i opremom za motorna vozila
- 46.11 - posredovanje u prodaji poljoprivradnih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
- 46.12 - posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija
- 46.13 - posredovanje u prodaji drvene građe i građevinskog materijala
- 46.14 - posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona
- 46.15 - posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe
- 46.16 - posredovanje u prodaji tekstila, krzna, odjeće, obuće i predmeta od kože
- 46.17 - posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
- 46.18 - specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda
- 46.19 - posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
- 46.21 - trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, sjemenjem i hranom za životinje
- 46.22 - trgovina na veliko cvijećem i sadnicama
- 46.23 - trgovina na veliko životinjama
- 46.24 - trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom
- 46.31 - trgovina na veliko voćem i povrćem
- 46.32 - trgovina na velikom mesom i proizvodima od mesa
- 46.33 - trgovina na veliko mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima
- 46.34 - trgovina na veliko pićem
- 46.35 - trgovina na veliko duvanskim proizvodima
- 46.36 - trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima
- 46.37 - trgovina na veliko kafom, čajem, kakaom i začinima
- 46.38 - trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribe, ljuskare i mekušce
- 46.39 - nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duvanom
- 46.41 - trgovina na veliko tekstilom
- 46.42 - trgovina na veliko odjećom i obućom
- 46.43 - trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
- 46.44 - trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje
- 46.45 - trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
- 46.46 - trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima
- 46.47 - trgovina na veliko namještajem, tepisima i opremom za osvjetljenje
- 46.48 - trgovina na veliko satovima i nakitom
- 46.49 - trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
- 46.51 - trgovina na veliko kompjuterima, kompjuterskom opremom i softverima
- 46.52 - trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim djelovima
- 46.61 - trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opranom i priborom
- 46.62 - trgovina na veliko alatnim mašinama
- 46.63 - trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama
- 46.64 - trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivenje i pletenje
- 46.65 - trgovina na veliko kancelarijskim namještajem
- 46.66 - trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
- 46.69 - trgovina na veliko ostalim mašinama i opranom
- 46.71 - trgovina na veliko čvstima, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
- 46.72 - trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
- 46.73 - trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
- 46.74 - trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grijanje
- 46.75 - trgovina na veliko hemijskim proizvodima
- 46.76 - trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
- 46.77 - trgovina na veliko otpacima i ostacima
- 46.90 - nespecijalizovana trgovina na veliko
- 47.11 - trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duvanom
- 47.19 - ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
- 47.21 - trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama


- 47.22 - trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama
- 47.23 - trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.24 - trgovina na malo hlebom, tjesteninama, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.25 - trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.26 - trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama
- 47.29 - trgovina na malo ostalim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.30 - trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.41 - trgovina na malo kompjuterima, perifernim jedinicama i softverom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.42 - trgovina na malo telekomunikacionom opremom
- 47.43 - trgovina na malo audio i video opremom u trgovina na malo
- 47.51 - trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.52 - trgovina na malo metalnom robom, bojom i staklom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.53 - trgovina na malo tepisima, zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.54 - trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.59 - trgovina na malo namještajem, opremom za osvjetljenje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.61 - trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.62 - trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.63 - trgovina na malo muzičkim i video zapisima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.64 - trgovina na malo sportskom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.65 - trgovina na malo igrama i igračkama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.71 - trgovina na malo odjećom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.72 - trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama
- 47.75 - trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.76 - trgovina na malo cvijećem, sadnicama, jemenjem, đubrivom, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama
- 47.77 - trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.78 - ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.79 - trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama
- 47.81 - trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima na tezgama i pijacama
- 47.82 - trgovina na malo tekstilom, odjećom i obućom na tezgama i pijacama
- 47.89 - trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama
- 47.91 - trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta
- 47.99 - ostala trgovina na malo van prodavnica, tezgi i pijaca
- 49.31 - gradski i prigradski kopneni prevoz putnika
- 50.10 - primorski i priobalni prevoz putnika
- 50.20 - primorski i priobalni prevoz tereta
- 50.30 - prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima
- 50.40 - prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima
- ✓ 52.10 - skladištenje
- 52.21 - uslužne aktivnosti u kopnenom saobraćaju
- 52.22 - uslužne aktivnosti u vodenom saobraćaju
- 52.23 - uslužne aktivnosti u vazdušnom saobraćaju
- ✓ 52.24 - manipulacija teretom
- 52.29 - ostale prateće aktivnosti u saobraćaju
- ✓ 55.10 - hoteli i sličan smještaj

- ✓ 55.20 - odmarališta i slični objekti za kraći boravak
- ✓ 55.30 - djelatnost kampova, auto kampova i kampova za turističke prikolice
- ✓ 55.90 - ostali smještaj
- ✓ 56.10 - djelatnost restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata
- ✓ 56.21 - catering
- ✓ 56.30 - usluge pripremanja i posluživanja pića
- 63.99 - Informacione uslužne djelatnosti na drugom mjestu nepomenute
- ✓ 68.10 - kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
- 68.20 - iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
- 68.31 - djelatnost agencija za nekretnine
- 68.32 - upravljanje nekretninama uz naknadu
- ✓ 70.10 - upravljanje privrednim subjektom
- 70.21 - djelatnost komunikacija u odnosu sa javnošću
- 70.22 - konsultanske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem
- 02.40 - uslužne djelatnosti u vezi sa šumarstvom
- 71.11 - arhitektonske djelatnosti
- ✓ 71.12 - inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
- 73.11 - djelatnost reklamnih agencija
- 73.12 - medijsko predstavljanje
- 74.10 - specijalizovane dizajnerske djelatnosti
- 74.20 - fotografske usluge
- ✓ 74.90 - ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti
- 77.11 - iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila
- 77.12 - iznajmljivanje i lizing kamiona
- 77.21 - iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport
- 77.22 - iznajmljivanje i lizing video kasete i kompaktni diskovi
- 77.29 - iznajmljivanje i lizing ostalih predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu
- 77.34 - iznajmljivanje i lizing opreme za vodeni sport
- 77.39 - iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara
- 77.35 - iznajmljivanje i lizing opreme za vazdušni sport
- 77.40 - lizing intelektualne svojine i sličnih proizvoda, izuzev autorskih prava
- 79.11 - djelatnost putničkih agencija
- 79.12 - djelatnost tur-operatora
- 79.90 - ostale usluge rezervacije i djelatnosti povezane s njima
- 81.10 - kancelarijsko-administrativne i pomoćne djelatnosti
- 82.20 - djelatnost pozivnih centara
- 82.30 - organizovanje sastanaka i sajmova
- 82.91 - djelatnost agencija za naplatu potraživanja i kreditnih biroa
- 82.99 - ostale uslužne aktivnosti podrške poslovanja
- 85.51 - sportsko i rekreativno obrazovanje
- 85.60 - pomoćne obrazovne djelatnosti
- 96.09 - ostale lične uslužne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute

Vlasnici udjela,


Za

Valery Zadorin
Slaven Milić



Za

Pavel Zadorin
Slaven Milić



Za

Valery Litvak
Vera Ostojić

Victor Glinenko




Перевод с иврит языка на русский язык

Настоящим министр иностранных дел Государства Израиль выражает свою просьбу всем лицам, имеющим к данному обстоятельству отношение, предоставить владельцу данного паспорта без каких-либо помех право на беспрепятственный проезд, и, в случае надобности, предоставить ему необходимую защиту и помощь.

От имени министра иностранных дел:

/Штамп: Алон Габай, заместитель заведующего Отделения Внутренних дел/

/Подпись/

/Круглая гербовая печать: Государство Израиль. Министерство внутренних дел/

Государство Израиль
/Герб Государства Израиль/

Паспорт
Номер: 10915712

Гражданство Израиля

Настоящий паспорт содержит 64 страницы

Российская Федерация, город Москва.
Первого декабря две тысячи десятого года

Я, Смирнова Ольга Владимировна, нотариус города Москвы, свидетельствую
подлинность подпйси, сделанной переводчиком Беловой Анастасией Игоревной в
моем присутствии. Личность ее установлена.

Зарегистрировано в реестре за № *4-22598*
Взыскано по тарифу: 100 руб.

Нотариус: Смирнова О.В.



Всего прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 3 (три) листа
Нотариус:

UGOVOR O PRENOSU UDJELA

Zaključen u Podgorici dana 2.12.2011.godine između Valery Zadorin, 27,32/1 Udaltsova Street, Moskva 117607, broj pasoša 51Nº3600049, izdat 26.03.2007.godine, državljanin Ruske federacije, koga zastupa po ovjerenom punomoćju OVP 196/11 od 18.08.2011.godine Slaven Milić, Pavel Zadorin, 46/82 Udaltsova Street, broj pasoša 63Nº0266758, izdat 7.11.2006.godine, državljanin Ruske federacije, koga zastupa po ovjerenom punomoćju Slaven Milić OVP 195/11 od 18.08.2011.godine, Valery Litvak, Moskva, Hospitalni val, dom 5, korp.1, kv.120, broj pasoša 10915712 tip P, izdat 27.11.2006.godine, državljanin Izraela, koga zastupa po ovjerenom punomoćju OVP 144/11 od 10.08.2011.godine advokat Vera Ostojčić i Victor Glinenko, Rusija, Moskva, 7/1 Janis Rainis Boulevard apt.80, broj pasoša 71 2327761 tip P, izdat 26.10.2010.godine, državljanin Ruske federacije

Ugovorne strane konstatuju sledeće:

Član 1.

SEA TRADE DOO Podgorica, Hercegovačka 31 (u daljem tekstu: Društvo) je registrovano u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, pod registraškim brojem 5-0393944/001.

Osnivači Valery Zadorin i Pavel Zadorin su vlasnici po 50% udjela (u daljem tekstu: udio u Društvu).

Član 2.

Osnivač Valery Zadorin besplatno prenosi na Valery Litvaka 11% svojeg udjela u Društvu bez ikakvih tereta i zajedno sa svim osnivačkim i drugim pripadajućim pravima kao i 11% svojeg udjela prenosi bez naknade na Victora Glinenka bez ikakvih tereta i zajedno sa svim osnivačkim i drugim pripadajućim pravima.

Član 3.

Osnivač Pavel Zadorin besplatno prenosi na Valery Litvaka 11% svojeg udjela u Društvu bez ikakvih tereta i zajedno sa svim osnivačkim i drugim pripadajućim pravima kao i 11% svojeg udjela prenosi bez naknade na Victora Glinenka bez ikakvih tereta i zajedno sa svim osnivačkim i drugim pripadajućim pravima.

Član 4.

Valery Litvak prihvata i preuzima prenijeta prava i postaje vlasnik ukupno 22% udjela u Društvu.

Victor Glinenko prihvata i preuzima prenijeta prava i postaje vlasnik ukupno 22% udjela u Društvu.

Član 5.

Osnivači Valery Zadorin i Pavel Zadorin ovim daju saglasnost da Valery Litvak i Victor Glinenko temeljom ovog Ugovora, mogu bez posebne ili naknadne saglasnosti ili dozvole da zahtijevaju i ishode upis promjene vlasništva, registrovati – upisati- vlasništvo nad udjelima koje stiče u skladu sa ovim Ugovorom u Centralnom registru Prvirednog suda u Podgorici.

Član 6.

Ugovorne strane ovim izjavljuju i garantuju sledeće:

1. da imaju sva ovlašćenja potrebna za potpisivanje i izvršenje ovog Ugovora,
2. osnivači Valery Zadorin i Pavel Zadorin garantuju Valery Litvaku i Victor Glinenku da na predmetu prenosa nema prava trećih lica, sporova ili drugih tereta.

Član 7.

Ugovorne strane će nastojati da prijateljski izvan suda riješe bilo kakav spor koji može nastati u pogledu primjene i tumačenja ovog ugovora. Spor koji se ne bude mogao riješiti sporazumom, biće konačno riješen pred nadležnim sudom u Podgorici.

Član 8.

Ovaj Ugovor stupa na snagu na danom potpisa Ugovora od strane ugovornih strana i ovjere istih kod nadležnog organa.

Član 9.

Ovaj Ugovor je sačinjen u pet jednakovaljanih primjerka.

Ugovorne strane:

Za

Valery Zadorin

Slaven Milić

Za

Valery Litvak

Vera Ostojić

Za

Pavel Zadorin

Slaven Milić

Victor Glinenko



Ja NOTAR Klikovac Lidija, sa sjedištem u Podgorici ul. Svetozara Markovića 12 potvrđujem da je/su Slaven Milić [redacted] po punomoćju OVP 196/11 od 18.08.2011. kod notara Lidije Klikovac za *Zadorin Valerya* i po punomoćju OVP 195/11 OD 18.08.2011. kod notara Lidije Klikovac, za *Zadorin Pavela*, osnivača u svojstvu prenosilaca udjela u društvu SEA TRADE D.O.O.; advokat *Ostojić Vera*, jmbg 0202963215209, ul.Slobode 64, Podgorica, po punomoćju OVP 144/11 od 10.08.2011. kod notara Lidije Klikovac za *Litvak Valery* u svojstvu sticaoaca udjela u društvu SEA TRADE D.O.O., i *Glinenko Victor*, rođen 04.05.1949. u G.Frunze USSR-u, u svojstvu sticaoaca udjela u društvu SEA TRADE D.O.O., u mom prisustvu svojeručno potpisali ugovor o prenosu udjela.

Identitet stranke Slaven Milić je [redacted]
Podgorica izdata 24.11.2008. sa [redacted]

Identitet stranke *Ostojić Vera* je utvrđen [redacted]
Podgorica izdata 23.06.2008. sa rokom važ [redacted]

Identitet stranke *Victor Glinenko* [redacted]
2327761 Ruska Federacija izdat 2 [redacted]

Potpis na pismenu je istinit.

U skladu sa čl. 62 stav 4 Zakona o notarima, notar ne odgovara za sadržinu predočene isprave na kojoj se ovjerava potpis.

Naknada za rad notara za ovjercu i troškovi po tarifi broj 9122-NT u PDV 17% u iznosu od 91,85 € obračunata je i naplaćena.

Broj: OVP 740/11

U Podgorici 02.12.2011. god.



Advokatska kancelarija

Vera Ostojić

Ja, dolje potpisani, Valery Litvak, državljanin Izraela, sa adresom Moskva, Hospitalni val, dom 5, kor[redacted] broj pasoša 10915712, izdat dana 27.11.2006.godine, država Izrael, sa punim pravom potpisa ovog dokumenta dajem sljedeće:

P U N O M O Ć J E

Kojim opunomoćujem Veru Ostojić, advokata iz Podgorice, Republika Crna Gora, upisana u Advokatskoj Komori Republike Crne Gore, [redacted] u moje ime i za moj račun potpiše i ovjeri potpis kod notara na Ugovoru o prenosu udjela u društvu SEA TRADE " doo Podgorica, Hercegovačka 31 (u daljem tekstu: Društvo), reg.br.5-0393944/00 kojim osnivači Društva Valery Zadorin i Pavel Zadorin prenose bez naknade po 11% svojih udjela, što iznosi ukupno 22% svojih udjela.


Takođe opunomoćujem advokata Veru Ostojić da potpiše Izmjene Statuta Društva (izmjene samo u članovima 8 i 9 stav 3) kao i prečišćeni tekst Statuta Društva te Odluku o usklađivanju djelatnosti Društva sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti.

Svojim potpisom na ovom dokumentu potvrđujem da sam upoznat i saglasan sa Ugovorom o prenosu udjela kao i sa Statutom i izmjenama Statuta društva Sea Trade.

Ovo punomoćje moj punomoćnik može prenijeti samo na advokata, ili ga ovlastiti na preduzimanje samo pojedinih radnji u postupku.

10 /08/ 2011.godine

Davalac punomoćja,
Valery Litvak



Ja NOTAR Klikovac Lidija, sa sjedištem u Podgorici ul. Svetozara Markovića 12

potvrđujem da je/su Litvak Valery iz Izraela, lični broj 3-0447653-4, u mom prisustvu svojeručno potpisao **PUNOMOĆJE**

Identitet lica Litvak Valerya, koje je ispravu podnijelo na ovjeru utvrđen je na osnovu lične isprave, Pasoša broj 10915712, Izrael.

Potpis na pismenu je istinit.

Naknada za rad notara za ovjeru i troškovi po tarifnom broju 9 i 22 NT i PDV 17% u iznosu od 12.87 € obračunata je i naplaćena

Broj: OVP 144 /11

U Podgorici 10.08..2011. god.



*Advokatska kancelarija
Vera Ostojic*

Ja, dolje potpisani, Pavel Zadorin, državljanin Rusije, 117607 Moscow, 46/82 Udaltsova street, r [redacted] izdat 7.11.2006 MID Rusija, sa punim pravom potpisa ovog dokumenta, dajem nsljedee:

P U N - O M O Ć J E

Kojim opunomoćujem gospodina Slavena Milića i [redacted]

[redacted] u moje ime i za moj račun preda i podigne potvrdu o promjeni osnivača članova društva SEA TRADE DOO Podgorica kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici, Monstata CG, Uprave prihoda i Uprave carina Crne Gore.

Kojim takođe opunomoćujem gospodina Slavena Milića iz [redacted]

[redacted] moj račun potpiše i ovjeri kod notara potpis na Ugovoru o prenosu 11% udjela bez naknade na gospodina Victor Glinenko [redacted] tip P kao i da u moje ime i za moj račun potpiše i ovjeri kod notara potpis na Ugovoru o prenosu 11% udjela bez naknade na gospodina Valery Litvak iz Izraela, br. pasoša 10915712 tip P, od ukupno 50% udjela koje imam u društvu SEA TRADE DOO Podgorica, te potpiše tekst Izmjene Statuta i prečišćeni tekstu Statuta Društva SEA TRADE DOO Podgorica, kao i Odluku o uskladjivanju djelatnosti Društva sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti..

Svojjm potpisom na ovom dokumentu potvrđujem da sam upoznat i saglasan sa Ugovorom o prenosu udjela kao i sa izmjenama Statuta društva Sea Trade,

Ovo punomoćje moj punomoćnik može prenijeti samo na advokata, ili ga ovlastiti na preduzimanje samo pojedinih radnji u postupku.

18.08. 2011.godine



Davalac Punomoćja
Pavel Zadorin

Ja NOTAR Klikovac Lidija, sa sjedištem u Podgorici ul. Svetozara Markovića 12

potvrđujem da je/su Zadorin Pavel , državljanin Ruske Federacije, u svojstvu osnivača D.O. O. ,, SEA TRADE" Podgorica u mom prisustvu svojeručno potpisao **Punomoćje .**


Identitet lica Zadorin Pavel ,koje je ispravu podnijelo na ovjeru utvrđen je na osnovu lične isprave,pasoša broj 64 No4113023 Ruska Federacija.

Potpis na pismenu je istinit.

Naknada za rad notara za ovjeru i troškovi po tarifnom broju 9 NT i 22 PDV 17% u iznosu od 21.64 € obračunata je i naplaćena.

Broj: OVP 195/ 11

U Podgorici 18.08..2011. god.



*Advokatska kancelarija
Vera Ostojić*

Ja, dolje potpisani, Valeri Zadorin, državljanin Rusije, adresa 27,32/1
[redacted]
[redacted] g. Moskva, Rusija, sa punim pravom potpisa ovog dokumenta dajem sljedeće:

P U N O M O Ć J E

Kojim opunomoćujem gospodina Slavena Milića iz Podgorice, [redacted]
[redacted] m. [redacted]
[redacted] račun predati i pouzgne potvrdu o promjeni osnivača - članova društva SEA
TRADE DOO Podgorica kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici,
Monstata CG, Uprave prihoda i Uprave carina Crne Gore.

Kojim takođe opunomoćujem gospodina Slavena Milića [redacted]
[redacted]
[redacted] moj račun potpiše i ovjeri kod notara potpis na Ugovoru o prenosu 11% udjela
bez naknade na gospodina Victor Glinenko iz Rusije, br. pasoša 71 2327761
tip P kao i da u moje ime i za moj račun potpiše i ovjeri kod notara potpis na
Ugovoru o prenosu 11% udjela bez naknade na gospodina Valery Litvak iz
Izraela, br. pasoša 10915712 tip P, od ukupno 50% udjela koje imam u
društvu SEA TRADE DOO Podgorica, te potpiše tekst Izmjene Statuta i
prečišćeni tekstu Statuta Društva SEA TRADE DOO Podgorica, kao i
Odluku o uskladjivanju djelatnosti Društva sa Zakonom o klasifikaciji
djelatnosti.

Svojijm potpisom na ovom dokumentu potvrđujem da sam upoznat i saglasan
sa Ugovorom o prenosu udjela kao i sa izmjenama Statuta društva Sea Trade.

Ovo punomoćje moj punomoćnik može prenijeti samo na advokata, ili ga
ovlastiti na preduzimanje samo pojedinih radnji u postupku.

18.08.2011.godine

Davalac punomoćja, —
Valeri Zadorin



Ja NOTAR Klikovac Lidija, sa sjedištem u Podgorici ul. Svetozara Markovića 12

potvrđujem da je/su Zadorin Valery, državljanin Ruske Federacije, u svojstvu osnivača D.O. O. „SEA TRADE” Podgorica u mom prisustvu svojeručno potpisao Punomoćje.


Identitet lica Zadorin Valery, koje je ispravu podnijelo na ovjeru utvrđen je na osnovu lične isprave, pasoša [redacted] ska Federacija.

Potpis na pismenu je istinit.

Naknada za rad notara za ovjeru i troškovi po tarifnom broju 9 NT i 22 PDV 17% u iznosu od 21.65 € obračunata je i naplaćena.

Broj: OVP 196 / 11

U Podgorici 18.08..2011. god.





CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
Broj: 5 - 0393944 / 014
U Podgorici, dana 08.06.2018.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11), rješavajući po prijavi za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" TIVAT, broj 265880 podnijetoj dana 08.06.2018. u 08:38:48, preko

Ime i prezime: DANIJEL SEKULIĆ

donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" TIVAT - registarski broj 5 - 0393944, PIB 02669935 , i to:

Statut:

Briše se: Statut od 29.05.2018.

Registruje se - upisuje se: Statut od 07.06.2018.

Ograničenja - Izvršni direktor MARIJA JANKOVIĆ

Briše se: Ograničeno - Izvršni direktor iz ove Odluke ima pravo da pojedinačno zastupa Društvo u svim pravnim poslovima u unutrašnjem i spoljno-trgovinskom prometu s tim da ne može raspolagati finansijskim sredstvima preko 30.000 eura bez pismene saglasnosti osnivača Društva.

Registruje se - upisuje se: Neograničeno

Ovlašćenja - Izvršni direktor MARIJA JANKOVIĆ

Briše se: Kolektivno (sa Osnivačem)

Registruje se - upisuje se: Pojedinačno

D. Sekulić
08.06.2018.

Obrazloženje

Podnosilac je dana 08.06.2018. u 08:38:48 podnio prijavu za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću SEA TRADE. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je članom 87 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11).

M.P.

Sam. Savjetnik I


Marija Mićković

Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8,00 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa 832-3161017-60-Administrativna taksa.



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 265880

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je DANIJEL SEKULIĆ dostavio-la dokument za Promjena društva sa ograničenom odgovornošću – DOO - SEA TRADE - DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU iz TIVAT, registarski broj:50393944 sa sljedećim prilogima:

Odluka o promjeni ovlašćenja izvršnom direktoru

Dokaz o uplaćenju naknadi za objavljivanje podataka u "Službenom listu Crne Gore"

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Punomoćje

Obrazac

Statut društva

Datum prijema dokumentacije: 8.6.2018. god.

Podnosilac prijave

Dokument primio/la

Milan Zvicer, Samostalni referent

M.P.

Uputstvo za praćenje prijave: Prijava se može pratiti putem sajta www.crps.me odabirom stavke menija PRETRAGA REGISTRA, zatim PRETRAGA PREDMETA. U ponuđena polja unijeti broj predmeta i datum prijema dokumentacije i kliknuti dugme TRAŽI. Ukoliko je prikazan status **OBRAĐEN** rješenje se može preuzeti. Broj kontakt telefona CRPS-a: +38220230858.



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0393944 / 013
PIB: 02669935

Datum registracije: 12.07.2007.
Datum promjene podataka: 29.05.2018.

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" TIVAT

Broj važeće registracije: /013

Skraćeni naziv: SEA TRADE
Telefon:
eMail:
Datum zaključivanja ugovora: 04.07.2007.
Datum donošenja Statuta: 04.07.2007. Datum promjene Statuta: 29.05.2018.
Adresa glavnog mjesta poslovanja: BOGIŠIĆI BB TIVAT
Adresa za prijem službene pošte: BOGIŠIĆI BB TIVAT
Adresa sjedišta: BOGIŠIĆI BB TIVAT
Pretežna djelatnost: 5510 Hoteli i sličan smještaj
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA
Oblik svojine: Privatna
Porijeklo kapitala: Strani
Upisani kapital: 10.000,00Euro (Novčani 10.000,00Euro, nenovčani 0,00Euro)

OSNIVAČI:

RENAT ZADORIN A

Uloga: Osniv

Udio: 90%

ALEXANDRA GLINENKO 72 3357744 RUSKA FEDERACIJA

Uloga: Osnivač

Udio: 5%

VALERY LITVAK 21300499 IZRAEL

Uloga: Osnivač

Udio: 5%

LICA U DRUŠTVU:

RENAT ZADORIN AC1423125 KIRGIZIJA

Adresa:

Uloga:

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

ALEXANDRA GLINENKO 72 3357744 RUSKA FEDERACIJA

Adresa:

Uloga:

Ovlašće

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

VALERY LITVAK 21300499 IZRAEL

Adresa:

Uloga:

Ovlašćenj

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

MARIJA JANKOVIĆ 27

Adresa:

Uloga:

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (Izvršni direktor iz ove Odluke ima pravo da pojedinačno zastupa Društvo u svim pravnim poslovima u unutrašnjem i spoljno-trgovinskom prometu s tim da ne može raspolagati finansijskim sredstvima preko 30.000 eura bez pismene saglasnosti osnivača Društva.)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (sa Osnivačem)

Izdato: 08.06.2018 godine u 08:36h

MP

NAČELNICA

Dušanka Vujisić

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Zastupnika Punomoćnika

JMB:

Država:

CRNA GORA

Ime i prezime:

Danijel Sekulić

Opština:

PODGORICA

Telefon:

e-mail:

*za s



Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt

Matični broj:

02669935

Registarski broj:

50393944

Puni naziv:

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
"SEA TRADE" Tivat

1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

 OD KD AD DOO NVO Ustanova Zadruga Ostali

1.2. Puni naziv:

*ukoliko je promjen puni naziv izvršice se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv:

1.4. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

07.06.2018

1.5. Podaci o Ugovoru /
odluci o osnivanju:Datum
zaključenja/donošenja:

2. NOVA ADRESE UPRAVE – SJEDIŠTA

2.1. Opština

2.2. Mjesto

2.3. Ulica:

2.4. Broj:



3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država

3.2. Opština

3.3. Mjesto

3.4. Ulica:

3.5. Broj:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine *ukoliko je označena promjena opštine izvršiće se i preregistracija u Poreskom registru

4.2. Opština 4.3. Mjesto

4.4. Ulica: 4.5. Broj:

5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA

5.1. Datum rješenja:

5.2. Broj rješenja:

*popunjava se samo ukoliko registraciji u CRPS prethodi registracija kod drugog državnog organa

6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST

7. NOVI OBLIK SVOJINE

bez oznake svojine privatna zadružna dva ili više oblika svojine državna

8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA

8.1. Telefon: + 382 /

8.2. Fax: + 382 /


8.3. E-mail:

8.4. Adresa internet strane:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.



9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

Povećanje
 Smanjenje

Osnovni kapital:	Prije promjene	Iznos promjene	Nakon promjene
Ukupno (novčani+nenovčani):	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> novčani – iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> nenovčani – iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €

10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

Prestanak Regstruje se Mijenja se udio

10.1. Status:

Osnivač Član DOO Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*upisati status

10.2. MB / JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša
za strano pravno lice unijeti broj registracije u

10.3. Naziv / Ime i prezime:

10.4. Sjedište / Adresa:

Država

Opština

Mjesto:

Ulica:

Broj:

10.5. Udio

 %

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.



11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

 Odbor direktora Upravni odbor Skupština Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji



12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

 Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

 Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Adresa:

Država

Opština

Mjesto:

Ulica:

Broj:

12.4. Ovlaštenja u prometu

 neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.5. Ovlašćen da djeluje

 Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

13. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

13.1. Status

Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora

Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

13.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

13.3. Ime i prezime:

MARIJA JANKOVIĆ

Adresa:

Država:

Opština:

Ulica:

13.4. Ovlaštenja u prometu

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

13.5. Ovlašćen da djeluje

Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost za imenovanje:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

14. OSTALE REGISTRACIJE

Osim postojeće registracije u CRPS-u izvršiti i registracije u:

14.1. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

Saglasno Zakonu o privrednim društvima (Sl. list CG 06/02, 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11) RENAT ZADORIN, Republika Kirgizija, br. pasoša: AC1423125, ALEXANDRA GLINENKO, Ruska Federacija, br. pasoša: 72 3357744, VALERY LITVAK, Izrael, br. pasoša: 21300499, u svojstvu osnivača, dana 07.06.2018. godine donose:

S T A T U T

(prečišćen tekst)

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE " TIVAT

FIRMA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Čl.1

Društvo će poslovati pod firmom: **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" TIVAT**

Skraćeni naziv firme je: "SEA TRADE " DOO

Čl.2

Osnivači su saglasno Zakonu o privrednim društvima zaključili dana 01.08.2007 godine Ugovor o osnivanju Društva.

Čl.3

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

Čl.4

Firmu i sjedište Društva osnivač može mijenjati sopstvenom odlukom, koja mora biti prijavljena Centralnom registru Privrednog Subjekta Poreske uprave u Podgorici.

Čl.5

Sjedište Društva sa ograničenom odgovornošću " SEA TRADE " Tivat je:

Bogišići bb, Tivat

Firmu i sjedište može mijenjati osnivači.

Adresa Društva za zvanične dopise je: Bogišići bb, Tivat

Promjena firme i sjedišta se prijavljuje Centralnom registru Privrednih subjekata poreske uprave u Podgorici.

Društvo će u svom radu koristiti puni i skraćeni naziv firme, zavisno od potrebe.

Društvo ima svoj pečat, koji je okruglog oblika, prečnika 4cm, sa tekstom po obodu:

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" TIVAT

Pečat je pisan latinicom.

Društvo ima svoj štambilj, koji je pravougaonog oblika, sa tekstom po gornjoj ivici

"SEA TRADE" DOO.

U sredini je oznaka «Broj», a pri dnu je oznaka Tivat, i crtica za upis datuma i riječ godina. Štambilj je pisan latinicom.

DJELATNOST DRUŠTVA

Čl.7

Djelatnost Društva obuhvata:

GRAĐEVINARSTVO

- 41.10 Razrada građevinskih projekata
- 41.20 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
- 42.11 Izgradnja puteva i autoputeva
- 42.12 Izgradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica
- 42.13 Izgradnja mostova i tunela
- 42.21 Izgradnja cjevovoda
- 42.22 Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova
- 42.91 Izgradnja hidro objekata
- 42.99 Izgradnja ostalih građevina, na drugom mjestu nepomenutih
- 43.11 Rušenje objekata
- 43.12 Pripremna gradilišta
- 43.13 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
- 43.21 Postavljanje električnih instalacija
- 43.22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, klimatizacionih sistema i sistema za grijanje
- 43.29 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu
- 43.31 Malterisanje
- 43.32 Ugradnja stolarije
- 43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga
- 43.34 Bojenje i zastakljivanje
- 43.39 Ostali završni radovi
- 43.91 Krovni radovi
- 43.99 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi

TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO; POPRAVKA MOTORNIM VOZILA I MOTOCIKALA

- 45.11 Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima
- 45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima
- 45.20 Održavanje i popravka motornih vozila
- 45.31 Trgovina na veliko djelovima i opremom za motorna vozila
- 45.32 Trgovina na malo djelovima i opremom za motorna vozila
- 45.40 Trgovina motociklima, djelovima i priborom, održavanje i popravka motocikala
- 46.11 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
- 46.12 Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija

- 46.13 Posredovanje u prodaji drvene građe i građevinskog materijala
- 46.14 Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona
- 46.15 Posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe
- 46.16 Posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, krzna, obuće i predmeta od kože
- 46.17 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
- 46.18 Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda
- 46.19 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
- 46.21 Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, sjemenjem i hranom za životinje
- 46.22 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama
- 46.23 Trgovina na veliko životinjama
- 46.24 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom
- 46.31 Trgovina na veliko voćem i povrćem
- 46.32 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
- 46.33 Trgovina na veliko mlječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima
- 46.34 Trgovina na veliko pićem
- 46.35 Trgovina na veliko, duvanskim proizvodima
- 46.36 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima
- 46.37 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaoom i začinima
- 46.38 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribe, ljuskare i mekušce
- 46.39 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duvanom
- 46.41 Trgovina na veliko tekstilom
- 46.42 Trgovina na veliko odjećom i obućom
- 46.43 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
- 46.44 Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje
- 46.45 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
- 46.46 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima
- 46.47 Trgovina na veliko namještajem, tepisima i opremom za osvjetljenje
- 46.48 Trgovina na veliko satovima i nakitom
- 46.49 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
- 46.51 Trgovina na veliko kompjuterima, kompjuterskom opremom i softverima
- 46.52 Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim djelovima i opremom
- 46.61 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i proborom
- 46.62 Trgovina na veliko alatnim mašinama
- 46.63 Trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama
- 46.64 Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivenje i pletenje
- 46.65 Trgovina na veliko kancelarijskim namještajem
- 46.66 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
- 46.69 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom
- 46.71 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
- 46.72 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
- 46.73 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
- 46.74 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grijanje
- 46.75 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
- 46.76 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
- 46.77 Trgovina na veliko otpacima i ostacima
- 46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko
- 47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duvanom
- 47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
- 47.21 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama

- 47.22 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama
- 47.23 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.24 Trgovina na malo hljebom, tjesteninama, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.25 Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.26 Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama
- 47.29 Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.30 Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.41 Trgovina na malo kompjuterima, perifernim jedinicama i softverom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.42 Trgovina na malo telekomunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.43 Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.51 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.52 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.53 Trgovina na malo tepisima, zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.54 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.59 Trgovina na malo namještajem, opremom za osvjetljavanje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.61 Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.62 Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.63 Trgovina na malo muzičkim i video zapisima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.64 Trgovina na malo sportskom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.65 Trgovina na malo igrama i gračkama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.71 Trgovina na malo odjećom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.72 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama
- 47.73 Trgovina na malo farmaceutskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama – apotekama
- 47.74 Trgovina na malo medicinskim i ortopedskim pomagalicama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.75 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.76 Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, đubrivima, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama
- 47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.78 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.79 Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama
- 47.81 Trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima na tezgama i pijacama
- 47.82 Trgovina na malo tekstilom, odjećom i obućom na tezgama i pijacama
- 47.89 Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama
- 47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta
- 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca

SAOBRAĆAJ I SKLADIŠTENJE

- 49.10 Željeznički prevoz putnika, međumjesni
- 49.20 Željeznički prevoz tereta
- 49.31 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika
- 49.32 Taksni prevoz
- 49.39 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju
- 49.41 Drumski prevoz tereta
- 49.42 Usluge preseljenja
- 49.50 Cjevovodni transport
- 50.10 Pomorski i priobalni prevoz putnika
- 50.20 Pomorski i priobalni prevoz tereta

- 50.30 Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima
- 50.40 Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima
- 51.10 Vazdušni prevoz putnika
- 51.21 Vazdušni prevoz tereta
- 51.22 Vasijski saobraćaj
- 52.10 Skladištenje
- 52.21 Uslužne djelatnosti u kompenom saobraćaju
- 52.22 Uslužne djelatnosti u vodenom saobraćaju
- 52.23 Uslužne djelatnosti u vazdušnom saobraćaju
- 52.24 Manipulacija teretom
- 52.29 Ostale prateće djelatnosti u saobraćaju
- 53.10 Poštanske aktivnosti
- 53.20 Ostale poštanske i kurirske aktivnosti

USLUGE SMJEŠTAJA I ISHRANE

55.10 Hoteli i sličan smještaj

- 55.20 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak
- 55.30 Djelatnost kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice
- 55.90 Ostali smještaj
- 56.10 Djelatnost restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata
- 56.21 Katering (dostava pripremljene hrane)
- 56.29 Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane
- 56.30 Usluge pripremanja i posluživanja pića

INFORMISANJE I KOMUNIKACIJE

- 58.11 Izdavanje knjiga
- 58.12 Izdavanje imenika i adresara
- 58.13 Izdavanje novina
- 58.14 Izdavanje časopisa i periodičnih izdanja
- 58.19 Ostala izdavačka djelatnost
- 58.21 Izdavanje kompjuterskih igara
- 58.29 Izdavanje ostalih softvera
- 59.11 Proizvodnja filmova, video-zapisa i televizijskog programa
- 59.12 Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, video-filmova i televizijskog programa
- 59.13 Distribucija filmova, video-filmova i televizijskog programa
- 59.14 Djelatnost prikazivanja filmova
- 59.20 Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike
- 60.10 Emitovanje radio-programa
- 60.20 Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa
- 61.10 Kablovske telekomunikacije
- 61.20 Bežične telekomunikacije
- 61.30 Satelitska telekomunikacija
- 61.90 Ostale telekomunikacione djelatnosti
- 62.01 Kompjutersko programiranje
- 62.02 Konsultantske djelatnosti u oblasti informacione tehnologije
- 62.03 Upravljanje kompjuterskom opremom
- 62.09 Ostale usluge informacione tehnologije
- 63.11 Obrada podataka, smještanje aplikacija i pružanje aplikativnih usluga i sl.
- 63.12 Uslužne internet stranice (web portal)

63.91 Djelatnost novinskih agencija

POSLOVANJE NEKRETNINAMA

68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina

68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima

68.31 Djelatnost agencija za nekretnine

68.32 Upravljanje nekretninama uz naknadu

STRUČNE, NAUČNE I TEHNIČKE DJELATNOSTI

69.10 Pravni poslovi

69.20 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi i poresko savjetovanje

70.10 Upravljanje privrednim subjektom

70.21 Djelatnost komunikacija i odnosa sa javnošću

70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem

71.11 Arhitektonska djelatnost

71.12 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

71.20 Tehničko ispitivanje i analize

72.11 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji

72.19 Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i inženjerskim naukama

72.20 Istraživanje i razvoj u društvenim i humanističkim naukama

73.11 Djelatnost reklamnih agencija

73.12 Medijsko predstavljanje

73.20 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja

74.10 Specijalizovane dizajnerske djelatnosti

74.20 Fotografske usluge

74.30 Prevođenje i usluge tumača

74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti

75.00 Veterinarska djelatnost

ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DJELATNOSTI

77.11 Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila

77.12 Iznajmljivanje i lizing kamiona

77.21 Iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport

77.22 Iznajmljivanje video-kaseta i kompakt-diskova

77.29 Iznajmljivanje i lizing ostalih predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu

77.31 Iznajmljivanje i lizing poljoprivrednih mašina i opreme

77.32 Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo

77.33 Iznajmljivanje i lizing kancelarijskih mašina i kancelarijske opreme (uključujući kompjutere)

77.34 Iznajmljivanje i lizing opreme za vodeni transport

77.35 Iznajmljivanje i lizing opreme za vazdušni transport

77.39 Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara

77.40 Lizing intelektualne svojine i sličnih proizvoda, izuzev autorskih prava

78.10 Djelatnost agencija za zapošljavanje

78.20 Djelatnost agencija za privremeno zapošljavanje

78.30 Ostalo ustupanje ljudskih resursa

79.11 Djelatnost putničkih agencija

79.12 Djelatnost tur-operatora

79.90 Ostale usluge rezervacije i djelatnosti povezane s njima

Pored aktivnosti navedenih u ovom članu, Društvo će se baviti i spoljnotrgovinskim prometom i to prometom roba i usluga za koje je registrovano u unutrašnjem prometu.

OSNOVNA DJELATNOST DRUŠTVA JE:

55.10 Hoteli i sličan smještaj

Djelatnosti Društva može da promjeni osnivač odlukom koja mora biti prijavljena u Centralni registar Privrednih subjekata Poreske uprave.

OSNIVAČI ODNOSNO ČLANOVI DRUŠTVA

(u daljem tekstu: vlasnici udjela u Društvu)

Čl.8

Vlasnici udjela u Društvu su:

- **RENAT ZADORIN, R**
pasoša: AC1423125
- **ALEXANDRA GLINEI**
14/57 , br.pasoša: 7
- **VALERY LITVAK, Iz**
21300499

OSNIVAČKI KAPITAL, VRSTE I VISINA ULOGA

Čl.9

Početni kapital DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU " SEA TRADE " TIVAT utvrđen je Ugovorom o osnivanju Društva i iznosi **10.000,00€** i sastoji se od novčanih uloga vlasnika udjela Društva.

Sticanjem udjela Osnivači postaju vlasnici udjela Društva.

Srazmjerno uplaćenom odnosno unijetom ulogu, a u odnosu na ukupan kapital, vlasnici udjela stiču udjele u Društvu koji procentualno iznose:

- **RENAT ZADORIN** **90%**
- **VALERY LITVAK** **5%**
- **ALEXANDRA GLINENKO** **5%**

Čl.10

Ako osnivač odluči da je Društvu potreban obrtni kapital, preko iznosa uplaćenog kapitala, sredstva će biti obezbijedena na sljedeći način i u sljedećem redosljedu:

- 1) iz neposredne dobiti,
- 2) iz kredita koje osnivač obezbijedi preko poslovne banke,
- 3) putem povećanja i uplate kapitala - dopunskom uplatom ili ulogom u stvarima

DIOBA DOBITI I NAČIN SNOŠENJA RIZIKA I POKRIĆE GUBITAKA UTVRĐIVANJA I RASPODJELA DOBITI

Čl.11

Bilans imovine i bilans uspjeha Društva, uključujući dio koji se odnosi na dobit za raspodjelu, utvrđuje se prema zakonima koji regulišu ovu oblast.

Dobit za raspodjelu, Društvo utvrđuje za svaku poslovnu godinu, najkasnije do 31. marta za prethodnu godinu.

Iz neto dobiti se izdvaja dio koji utvrđuje osnivač, u obavezni i posebni rezervni fond i u neraspoređenu dobit. Preostali iznos predstavlja dobit, koja pripada osnivaču.

Osnivač može odlučiti da dio dobiti za raspodjelu, na koju ima pravo reinvestira u razvoj Društva.

PRAVA I OBAVEZE OSNIVAČA

Čl.12

Osnivač Društva ima pravo ili obavezu da:

- 1) upravlja ili učestvuje u upravljanju Društvom;
- 2) učestvuje u raspodjeli dobiti;
- 3) učestvuje u raspodjeli imovine Društva po njegovom prestanku.

KONTROLA AKTIVNOSTI DRUŠTVA

Osnivač će u svako doba imati pravo da vrši uvid u djelatnost, pregleda prostorije i finansijsko poslovanje Društva.

Vođenje finansijske dokumentacije će se vršiti prema važećim zakonima i propisima Crne Gore u vezi sa svakim poslom i biće u svako razumno vrijeme dostupno osnivaču ili od njega ovlašćenim licima

Osnivač može odlučiti da poslove pregleda i revizije poslovanja Društva povjeri revizorskoj firmi, po svom izboru.

TROŠKOVI POSLOVANJA

Čl.13

Osnivač odgovara za obaveze Društva cjelokupnom svojom imovinom:

- 1) ako zloupotrijebi Društvo, da bi dostigao cilj koji je za njega zabranjen;
- 2) ako Društvo upotrijebi da bi oštetio povjerioce;
- 3) ako suprotno propisima, postupi sa imovinom Društva, kao da je u pitanju njegova lična imovina;

- 4) ako smanji imovinu Društva u svoju korist ili u korist drugog lica, a znao je ili je morao znati da Društvo neće biti u stanju da izmiri svoje obaveze prema trećim licima.

Troškovi poslovanja Društva biće za svaku godinu predviđeni i odobravani u finansijskom planu Društva za predmetnu poslovnu godinu. Na kraju svake poslovne godine, Društvo je dužno da u roku utvrđenom pravilima (Statutom) Društva i u skladu sa važećim propisima sastavi završi račun (bilans).

SNOŠENJE RIZIKA I POKRIVANJE GUBITAKA

Čl.14

Osnivač snosi rizik za poslovanje Društva do visine uloga koji je investirao za osnivanje Društva. Ako Društvo ima gubitak u poslovanju, osnivač može odlučiti da putem dopunske uplate pokrije gubitak koji je nastao.

Gubitak u poslovanju može se namiriti i putem smanjenja osnovnog kapitala Društva, o čemu odlučuje osnivač.

Gubici u poslovanju se mogu pokrivati i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

ODGOVORNOST ZA OBAVEZE

Čl.15

Društvo u pravnom prometu može da zaključuje ugovore i vrši druge poslove i radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti i u prometu istupa u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za tuđi račun i u tuđe ime i za tuđi račun.

Čl.16

Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom.

Osnivač ne odgovara za obaveze Društva, a snosi rizik u poslovanju Društva do visine svog osnivačkog uloga.

Osnivač odgovara za obaveze Društva u slučajevima i pod uslovima propisanim Zakonom o privrednim društvima.

Čl.17

ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE DRUŠTVA

Poslove zastupanja i predstavljanja Društva vrši izvršni direktor Marija Janković sa JMB:2710990217976 iz Podgorice, adresa ul.Radosava Burića 33, ovlašćena je da pojedinačno i neograničeno zastupa Društvo u pravnom prometu u zemlji i inostranstvu.

IZVRŠNI DIREKTOR DRUŠTVA

Izvršni direktor društva je izvršni organ. Djelokrug rada izvršnog direktora je da:

- odgovoran je za zakonitost Društva, u okviru svojih ovlašćenja

- upravlja imovinom Društva, u skladu sa zakonom i odlukom vlasnika udjela
- predlaže unutrašnju organizaciju Društva
- Donosi dokument o sistematizaciji radnih mjesta
- sklapa ugovore i preuzima druge pravne radnje u domaćoj i spoljnoj trgovinskoj razmjeni
- odlučuje o zapošljavanju lica u Društvo, zaključuje ugovoru o radu, odlučuje o disciplinskoj odgovornosti zaposlenih i drugim poslovima iz oblasti radnih odnosa u skladu sa zakonom,
- Obavlja druge poslove , predviđene zakonom i ovim statutom.
- Izvršni direktor treba da postupa sa pažnjom dobrog privrednika i vrši druge poslove po ovlašćenju osnivača Društva.

Pored poslova iz stava 1 ovog člana, izvršni direktor obavlja i druge poslove koji Zakonom, odlukom ili ovim statutom nijesu dati u djelokrug drugih organa društva.

Izvršni direktor društva se bira na period od četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora, s tim da može i prije vremena biti razriješen dužnosti na koju je postavljen.

Izvršni direktor društva istupa u ime i za račun društva.

IZBOR, OPOZIV I DJELOKRUG ORGANA DRUŠTVA

Čl.18

Osnivač, kao vlasnik Društva, na osnovu uloženog kapitala, upravlja cjelokupnim radom i poslovanjem Društva.

U slučaju da osnivač odredi da je za poslovanje neophodno, može formirati odbor direktora ili skupštinu društva.

Članovi skupštine kao i članovi odbora direktora, ne mogu biti lica koja su osuđivana za krivično djelo protiv privrede i službene dužnosti za koju su nastupile pravne posljedice osude, dok te posljedice traju.

Članove skupštine kao i članove odbora direktora, bira osnivač na neodređeno vrijeme, koje ne može biti duže od pet godina, sa mogućnošću ponovnog izbora.

Čl.19

Djelokrug osnivača je da:

- donosi statut i druga normativna akta,
- utvrđuje poslovnu politiku,
- usvaja godišnji obračun i izvještaje o poslovanju,
- odlučuje o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka,
- odlučuje o statusnim promjenama, promjeni oblika i prestanku društva,
- postavlja i razrješava izvršnog direktora,

- postavlja i razrješava članove odbora direktora i članove skupštine,
- daje smjernice za rad i poslovanje izvršnog direktora,
- odlučuje o poslovnoj saradnji sa drugim društvima,
- donosi investicione odluke,
- odlučuje o osnivanju novih društava,
- oslučuje o zastupanju društva u sudskim i drugim postupcima protiv članova uprave,
- obavlja druge poslove određene zakonom.

Čl.20

Ako donošenje odluke ne trpi odlaganje, osnivač može donijeti odluku i telefonskim putem, telegrafski, mailom ili putem telefaksa.

ZAPISNIK O RADU

Čl.21

U zapisnik o sjednicama osnivača se unose podaci i materijali koji su bili predmet rasprave na sjednici. Pored ovih podataka, u zapisnik se na zahtjev osnivača unose i drugi podaci.

Čl.22

Zapisnik o radu sa prethodne sjednice osnivača se usvaja na prvoj narednoj sjednici.

Čl.23

Izvršni direktor društva može u okviru svojih ovlašćenja dati drugome pismeno punomoćje za zastupanje Društva. Izvršni direktor društva, uz saglasnost osnivača, može određenom licu, specijalizovanom za određene poslove, dati prokuru, čiji obim, vrstu i sadržinu utvrđuje svojom odlukom.

Čl.24

Pored izvršnog direktora Društvo mogu zastupati i druga ovlašćena lica, o čemu odlučuje osnivač Društva.

REZERVE DRUŠTVA

Čl.25

Društvo na kraju svake poslovne godine, iz neto dobiti izdvaja dio koji utvrđuje osnivač, u obavezni i posebni rezervni fond.

OBAVEZNI I REZERVNI FOND

Čl.26

Društvo može imati obavezni i rezervni fond, o čemu odlučuje osnivač.

U obavezni rezervni fond, svake godine od dobiti se unosi najmanje 5%, dok fond ne dostigne najmanje 10% osnovnog kapitala.

Čl.27

Obavezni rezervni fond, dok se ne dostigne zakonom utvrđen najmanji iznos, upotrebljava se samo za pokrivanje gubitaka.

Čl.28

Ukoliko se obavezna rezerva Društva smanji ispod minimuma, koji je zakonom propisan (10% osnovnog kapitala), mora se dopuniti do propisanog iznosa.

POSEBNI REZERVNI FOND

Čl.29

Društvo može imati i posebne rezervne fondove, saglasno zakonu, o čemu odlučuje osnivač Društva.

STATUSNE PROMJENE I PROMJENE OBLIKA DRUŠTVA

STATUSNE PROMJENE

Čl.30

Društvo se može spojiti sa drugim društvom (spajanjem), podijeliti na dva ili više društva (podjela), ili promijeniti oblik (promjena oblika društva).

Spajanje, pripajanje ili podjela Društva, vrši se saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima.

Odluku o statusnim promjenama Društva donosi osnivač Društva.

NAČINI PROMJENE OBLIKA DRUŠTVA

Čl.31

Društvo može promijeniti oblik u drugi oblik ako ispunjava uslove o osnivanju oblika utvrđene Zakonom o privrednim društvima.

Čl.32

Odluku o promjeni oblika Društva donosi osnivač.

PRESTANAK DRUŠTVA

Čl.33

Društvo će poslovati sve dok postoje ekonomski i zakonski uslovi za obavljanje njegove djelatnosti, a može prestati sa poslovanjem samo na način i pod uslovima zakonom propisanim.

Društvo prestaje u sljedećim slučajevima:

- 1) ako mu je izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti, zbog toga što ne ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti, a u roku određenom u izrečenoj mjeri ne ispuni te uslove, odnosno ne promjeni djelatnost,
- 2) ako prestanu da postoje prirodni i drugi uslovi za obavljanje djelatnosti,
- 3) odlukom osnivača,
- 4) ako se pravosnažnom odlukom suda utvrdi ništavnost upisa u registar,
- 5) ako ne produži registraciju saglasno zakonu,
- 6) stečajem ili likvidacijom društva,
- 7) spajanjem sa drugim društvom ili podjelom,
- 8) u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA ČOVJEKOVE SREDINE

Čl.34

Osnivač, organi i radnici Društva su dužni da organizuju obavljanje djelatnosti na način kojim se osiguravaju bezbjednost na radu kao i da preduzimaju i sprovode potrebne mjere zaštite na radu i životne sredine u skladu sa republičkim zakonima koji regulišu ovu oblast.

Društvo i dijelovi Društva su dužni da obavljaju svoje djelatnosti, čuvaju vrijednost i obezbijeduju potrebne uslove za zaštitu i unaprijeđenje čovjekove sredine i da spriječavaju uzroke i otklanjaju posljedice koje ugrožavaju prirodne i radom stvorene vrijednosti životne sredine.

IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Čl.35

Izmjene i dopune statuta mogu se vršiti u postupku i na način kao i za njegovo donošenje, odnosno od strane osnivača, a u skladu sa Odlukom o osnivanju.

Ugovor ili Odluka se prijavljuje u Centralni registar Privrednih subjekata Poreske uprave.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a počinje da proizvodi pravno dejstvo od dana registrovanja Društva u Centralni registar Privrednih subjekata Poreske uprave.

NADLEŽNO PRAVO


Na sva pitanja koja se odnose na važenje, tumačenje ili izvršenje odredba ovog Statuta, primjenjivaće se važeći propisi u Crnoj Gori.

OSNIVAČI :

DANIJEL SEKULIĆ
po specijalnom punomoćju
za ZADORIN RENAT
Br.pasoša: AC1423125

DANIJEL SEKULIĆ
po specijalnom punomoćju
za ALEXANDRA GLINENKO
Br.pasoša: 72 3357744

DANIJEL SEKULIĆ
po specijalnom punomoćju
za VALERY LITVAK
Br.pasoša: 21300499



77 ДОВЕРЕННОСТЬ

Город Москва, шестнадцатого мая две тысячи восемнадцатого года.

Я, гр. Литвак Валерий, 28 марта 1963 года рождения, место рождения: СССР, гражданство: Государство Израиль, пол: мужской, паспорт гражданина Израля 21300499, документ выдан: г. Москва 14 февраля 2014 года, зарегистрирован по месту жительства по адресу: г. Москва, Госпитальный вал, д. 5, строение 12, кв. 32, (далее именуемый Доверитель), являясь учредителем с долей капитала 5% (пять) процентов в компании «СИ ТРЕЙД» («SEA TRADE») ООО КОТОР, ул. Пут Првоборца бб. Шкаляры, Котор Черногория, зарегистрированной в ЦРПС с номером 5-0393944, ИНН: 02669935,

настоящей доверенностью уполномочиваю:

Даниела Секулича из Подгорицы, Черногория, Аеродромска улица, ИНГ: 0410983210280, („Поверенный“) от моего имени и за мой счет осуществлять следующие действия:

- подписать и подать форму PS02 в Центральный реестр хозяйствующих субъектов Черногории (далее в тексте ЦРПС), для того, чтобы Общество «СИ ТРЕЙД» («SEA TRADE») КОТОР, ИНН: 02669935 изменило Исполнительного директора и уполномоченного представителя (далее именуемое: Общество).

- подписать и предоставить новую редакцию текста Устава Общества в ЦРПС;

- подписать и подать Решение о назначении и увольнении исполнительного директора и Решение о назначении и увольнении уполномоченного представителя в ЦРПС;

- подписать и подать решение об изменении местонахождения, адреса для получения официальной почты и адреса основного места деятельности Общества в ЦРПС;

- провести всю процедуру для Общества в ЦРПС, и после регистрации получить решение об оформлении/ регистрации;

- получить печать зарегистрированного Общества.

Доверенность выдана сроком на пять лет, с правом передоверия полномочий по настоящей доверенности другим лицам.

Содержание статей 185-189 Гражданского кодекса Российской Федерации мне разъяснены.

Текст настоящей доверенности соответствует моим действительным намерениям. Мне понятны разъяснения нотариуса о правовых последствиях выдачи доверенности.

Информация, установленная нотариусом с моих слов, внесена в текст сделки верно.

Содержание настоящей доверенности доверителю зачитано вслух.

доверитель М.Валерий Литвак

Российская Федерация

Город Москва

Шестнадцатого мая две тысячи восемнадцатого года

Настоящая доверенность удостоверена мной, Король Викторией Алексеевной, нотариусом города Москвы.

Содержание доверенности соответствует волеизъявлению лица, выдавшего доверенность.


Доверенность подписана в моем присутствии.

Личность подписавшего доверенность установлена, его дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре: № 08/82-н/77-2018-8-3794.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 200 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1200 руб. 00 коп.



В.А. Король


Ja, NOTAR, **Tanja Čepić**, sa sjedištem u Podgorici, Ulica Njegoševa 3/II, potvrđujem da je ovo prepis izvorne isprave: KOPIJE PUNOMOĆJA.

Izvorna isprava ispisana je i ima 1 stranicu.

Izvornu ispravu je notaru predočila stranka DANJEL SEKULIĆ,

Naknada za rad notara za ovjeru po tarifnom broju 7 NT u iznosu od 2,50 € sa PDV-om od 0,53 €, što predstavlja ukupno 3,03 €, naplaćena je.

CRNA GORA
OVP-2272/2018
U Podgorici, 07.06.2018. godine
TANJA ČEPIĆ
PODGORICA





PREVOD SA RUSKOG JEZIKA

77 A B 7301953

PUNOMOĆJE

Moskva, šesnaestog maja dvije hiljade osamnaeste godine

Ja, **Litvak Valerij (Литвак Валерий** na ruskom, prim. prev.), rođen 28. marta 1963. godine, mjesto rođenja: SSSR, državljanin Države Izrael, muškog pola, pasoš državljanina Izraela 21300499, dokument je izdat u Moskvi 14. februara 2014. godine, prebivalište prijavljeno na adresi: Moskva, Hospitalnij val 5, objekat 12, stan 32, (u daljem tekstu Davalac punomoćja), budući da sam osnivač sa udjelom kapitala 5% (pet) procenata u kompaniji "SI TREJD" ("SEA TRADE) KOTOR DOO, ul. Put prvoborca bb, Škaljari, Kotor, Crna Gora, registrovanoj u CRPS pod brojem 5-0393944, PIB: 02669935,

ovim punomoćjem ovlašćujem Danijela Sekulića iz Podgorice (k") da u moje ime i za moj račun vrši sledeće radnje:

- potpiše i preda obrazac PS02 u Centralni registar privrednih subjekata Crne Gore (u daljem tekstu CRPS), kako bi Društvo "SEA TRADE" KOTOR, PIB: 02669935 promijenilo Izvršnog direktora i ovlašćenog zastupnika (u daljem tekstu: Društvo);
- potpiše i preda novu verziju teksta Statuta Društva u CRPS;
- potpiše i dostavi Odluku o postavljanju i razrješenju izvršnog direktora i Odluku o imenovanju i razrješenju ovlašćenog zastupnika u CRPS;
- potpiše i preda rješenje o promjeni sjedišta, adrese za prijem službene pošte i adrese glavnog mjesta poslovanja Društva u CRPS;
- sprovede cijelu proceduru za Društvo u CRPS, i da poslije registracije preuzme rješenje o upisu/registraciji;
- preuzme pečat registrovanog Društva.

Punomoćje je izdato na rok od pet godina, sa pravom prenosa ovlašćenja iz ovog punomoćja na druga lica.

Razjašnjen mi je sadržaj članova 185-189 Građanskog zakonika Ruske Federacije.

Tekst ovog punomoćja odgovara mojim stvarnim namjerama. Razumijem pojašnjenja notara o pravnim posljedicama davanja punomoćja.

Informacije koje je notar ustanovio na osnovu mog iskaza, tačno su unesene u tekst pravnog posla.

Sadržaj ovog punomoćja davaocu punomoćja je pročitao naglas.

davalac punomoćja Litvak Valerij (svojeručan potpis, prim. prev.)

Ruska Federacija

Moskva

Šesnaestog maja dvije hiljade osamnaeste godine

Ovo punomoćje sam ovjerila ja, Korolj Viktorija Aleksejevna, notar grada Moskve.

Sadržaj punomoćja odgovara izjavi volje lica koje je dalo punomoćje.

Punomoćje je potpisano u mom prisustvu.

Identitet potpisnika punomoćja je utvrđen, njegova radna sposobnost provjerena.

Zavedeno u registru: br. **08/82-Н/77-2018-8-3794**.

Naplaćena državna taksa (prema tarifi): 200 rub. 00. kopejki

Plaćeno za pružanje usluga pravnog i tehničkog karaktera: 1200 rub. 00 kop.

V. A. Korolj

/okrugli pečat sa tekstem: A. V. KOROLJ. NOTARSKI OKRUG MOSKVA/

/svojeručan potpis, prim. prev./




ТУМАС
Tatjana Jovović

za ruski jezik, postavljena u Crnoj Gori Rješenjem ministra pravde broj: 03-745-1976/17 od 29. septembra 2017. godine, na vrijeme od pet godina, potvrđuje da je ovaj prevod vjeran originalu.

Troškovi prevoda iznose _____ €

U Podgorici, dana 23. 05. 2018



Potpis

Татјана Јововић
ПЕРЕВОДНИК

русског језика, назначена у Черногорији у складу са Рјешеним Министра правде број 03-745-1976/17 од 29. септембра 2017. године, на рок од пет година, потврђује да је овај превод одговара оригиналу.

Стојност превода састаја се из _____ €

У Подгорици, датум: _____

Печат_____
Подпис

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Өлкө..... *Кыргыз Республикасы*
Ушул расмий документ
2. кол коюлду (фамилиясы) *Макирова А.К.*
3. катарында чыккан *теке нотариусу*
4. мөөр/штамп менен күбөлөндүрүлгөн (мекеменин аталышы) *Биринчи иди районунун нотариалдык аймагы*
күбөлөндүрүлдү
5. *Бишкек шаары*
6. (датасы) *21.05.2018-ж.*
7. (күбөлөндүргөн органдын аталышы)..... *Чүй-Бишкек өлкөсүнүн Бийиктик Баюккалмашы*
8. № .. *2767*
9. мөөрү/.....
10. колу .. *О.К. Софонов*





PREVOD SA RUSKOG JEZIKA

PUNOMOĆJE

grad Biškek, ul. Abrahamova 166, kab. 55,
Osamnaestog maja dvije hiljade osamnaeste godine
/Grb Kirgiske Republike/ KIRGISKA REPUBLIKA

Ja, državljanin Kirgiske Republike **Zadorin Renat Mithatovič**, rođen 12. 02. 1966. godine, lična karta serije AN 1998883, izdata od strane IIM (Ministarstva unutrašnjih poslova) 50-55 dana 22. 10. 2010. godine, pasoš serije AC 1423125, izdat od strane GAIRT (Državne agencije za informacione resurse i tehnologije) dana 22. 10. 2010. godine, prijavljen na adresi: Kirgiska Republika, Biškek, 3. mikrorajon, zgrada 7. stan 4, osnivač sa udjelom kapitala 90% u kompaniji „**SEA TRADE**“ **DOO KOTOR**, ul. Put prvoborca bb, Škaljari, Kotor, Crna Gora, registrovanoj u CRPS pod brojem 5-0393944, PIB: 02669935; (dalje u tekstu Društvo);

ovim punomoćjem ovlašćujem državljanina Republike Crne Gore **Danijela Sekulića (DANIJEL SEKULIĆ)**, rođenog 04. 10. 1983. godine, pasoš serije J39BA5702, izdat od strane PJ Podgorica, datum izdavanja 16. 02. 2010. godine, nastanjen na adresi: ulica Aerodromska, Podgorica, Crna Gora,

da zastupa mene i moje interese kao osnivača pred državnim i nedržavnim organima, organizacijama i ustanovama Republike Crne Gore, da u moje ime potpiše i preda obrazac PSO2 u Centralni registar privrednih subjekata (dalje u tekstu CRPS) kako bi Društvo izvršilo promjenu Izvršnog direktora i ovlašćenog zastupnika, adresu za prijem službene pošte i adresu glavnog mjesta poslovanja Društva; da u moje ime potpiše i preda revidirani tekst Statuta Društva u CRPS; da u moje ime potpiše i preda u CRPS Odluku o imenovanju i razrješenju izvršnog direktora i Odluku o imenovanju i razrješenju ovlašćenog zastupnika; da u moje ime potpiše i preda odluku o promjeni sjedišta, adrese za prijem službene pošte i adrese glavnog mjesta poslovanja Društva, da sprovede kompletnu proceduru za Društvo u CRPS, i da poslije registracije preuzme odluku o upisu/registraciji; da vrši sva neophodna plaćanja, kao i da obavlja sve druge radnje i formalnosti u vezi sa izvršenjem ovog naloga.

Ovlašćenja iz ovog punomoćja **ne mogu biti** predata drugim licima.
Punomoćje je izdato na rok od **tri godine**.

Potpis Zadorin Zadorin Renat Mithatovič /svojeručan potpis/

18. maja 2018. godine ovo punomoćje sam ovjerila ja, Šakirova Asel Kenenbekovna, privatni notar Prvomajskog notarskog okruga u Biškeku, Kirgiska Republika. Licenca МЮ КП № 670 од 04. 06. 2014. godine.

Punomoćje je u mom prisustvu potpisao **Zadorin Renat Mithatovič**. Njegov identitet je potvrđen, radna i pravna sposobnost su provjerene.

Zavedeno u registru pod br. 2234 /Okrugli pečat notara/
Naplaćena državna taksa (nečitko, prim. prev.)
Notar /svojeručan potpis/

/Sastavni dio ovog punomoćja je i apostil na kirgiskom jeziku, na kome je pod tačkom 6. evidentan datum 21. 05. 2018, a pod tačkom 8. br. 2766, prim. prev./



TUMAČ
Tatjana Jovović

za ruski jezik, postavljena u Crnoj Gori Rješenjem ministra pravde broj: 03-745-1976/17 od 29. septembra 2017. godine, na vrijeme od pet godina, potvrđuje da je ovaj prevod vjeran originalu.

Troškovi prevoda iznose _____ €

U Podgorici, dana 28. 05. 2018.


Potpis

Татьяна Йозович
ПЕРЕВОДЧИК

русского языка, назначенная в Черногории в соответствии с Решением министра юстиции № 03-745-1976/17 от «29» сентября 2017 года, сроком на пять лет, подтверждаю, что данный перевод соответствует оригиналу.

Стоимость перевода составляет _____ €

В Подгорице, дата: _____

ПечатьПодпись

U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima Crne Gore ("Sl. list RCG", br. 06/02 od 08.02.2002, "Sl. list CG", br. 17/07 od 31.12.2007, 80/08 od 26.12.2008, 40/10 od 22.07.2010, 73/10 od 10.12.2010, 36/11 od 27.07.2011, 40/11 od 08.08.2011) i Statuta " **SEA TRADE** " društvo sa ograničenom odgovornošću, PIB: **02669935** (u daljem tekstu: Društvo), osnivači RENAT ZADORIN, Republika Kirgizija, br. pasoša: AC1423125, ALEXANDRA GLINENKO, Ruska Federacija, br. pasoša: 72 3357744, VALERY LITVAK,

Danijela Sekulića sa

ODLUKU

o promjeni ovlašćenja izvršnog direktora Društva

Član 1.

Marija Janković

obavlja funkciju izvršnog direktora Društva.

Član 2.

Izvršni direktor iz ove Odluke ima pravo da pojedinačno zastupa Društvo u svim pravnim poslovima u unutrašnjem i spoljno-trgovinskom prometu bez ograničenja.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

OSNIVAČI :

DANIJEL SEKULIĆ
po specijalnom punomoćju
za ZADORIN RENAT
Br.pasoša: AC1423125

DANIJEL SEKULIĆ
po specijalnom punomoćju
za ALEXANDRA GLINENKO
Br.pasoša: 72 3357744

DANIJEL SEKULIĆ
po specijalnom punomoćju
za VALERY LITVAK
Br.pasoša: 21300499



PREVOD SA RUSKOG JEZIKA

77 A B 5409454

PUNOMOĆJE

Moskva, sedamnaestog maja dvije hiljade osamnaeste godine

Ja, **Glinenko Aleksandra Viktorovna (Глиненко Александра Викторовна** na ruskom, prim. prev.), rođena 02. oktobra 1989. godine u ROSTOVU NA DONU, državljanka Ruske Federacije, ženskog pola, lična karta državljanina Ruske Federacije 45 12 928358, izdata od ODJELJENJA UFMS (Uprave Federalne migracione službe) RUSIJE ZA MOSKVVU, REJON JUŽNO TUŠINO 14. februara 2013. godine, šifra sektora: 770-099, prijavljena na adresi: Rusija, Moskva, ulica Maršala Konjeva 14 (četnaest), stan 57 (pedest sedam), pasoš državljanina Ruske Federacije koji identifikuje državljanina Ruske Federacije izvan granica Ruske Federacije br. 72 3357744, izdat 02. marta 2013. godine od strane FMS 77001, rok važenja ističe 02. marta 2023. godine (u daljem tekstu Davalac punomoćja), budući da sam osnivač sa udjelom kapitala 5% (pet) procenata u kompaniji "SI TREJD" ("SEA TRADE) KOTOR DOO, ul. Put prvoborca bb, Škaljari, Kotor, Crna Gora, registrovanoj u CRPS pod brojem 5-0393944, PIB: 02669935, ovim punomoćjem ovlašćujem:

Danijela Sekulića iz Podgorice, Crna Gora, Aerodromska ulica,

("Punomoćnik") da u moje ime i za moj račun vrši sljedeće radnje:

- potpiše i preda obrazac PS02 u Centralni registar privrednih subjekata Crne Gore (u daljem tekstu CRPS), kako bi "SEA TRADE" KOTOR, PIB: 02669935 izvršilo promjenu Izvršnog direktora i ovlašćenog zastupnika, adresu za prijem službene pošte i adresu glavnog mjesta poslovanja Društva;
- potpiše i preda novu verziju teksta Statuta Društva u CRPS;
- potpiše i dostavi Odluku o imenovanju i razrješenju izvršnog direktora i Odluku o imenovanju i razrješenju ovlašćenog zastupnika u CRPS;
- potpiše i dostavi odluku o promjeni sjedišta, adrese za prijem službene pošte i adrese glavnog mjesta poslovanja Društva u CRPS;
- sprovede cjelokupnu proceduru za Društvo u CRPS, i da poslije registracije preuzme rješenje o upisu/registraciji;
- preuzme pečat registrovanog Društva;

Punomoćje je izdato na rok od pet godina, sa pravom prenosa ovlašćenja iz ovog punomoćja na druga lica.

Razjašnjen mi je sadržaj članova 185-189 Građanskog zakonika Ruske Federacije.

Tekst ovog punomoćja odgovara mojim stvarnim namjerama. Razumijem pojašnjenja notara o pravnim posljedicama davanja punomoćja.

Informacije koje je notar ustanovio na osnovu

(Kraj strane originala)

77 A B 5409455

mog iskaza, tačno su unesene u tekst pravnog posla.

Sadržaj ovog punomoćja davaocu punomoćja je pročitao naglas.

Davalac punomoćja Glinenko Aleksandra Viktorovna (svojeručan potpis, prim. prev.)

Ruska Federacija

Moskva

Sedamnaestog maja dvije hiljade osamnaeste godine

Ovo punomoćje sam ovjerila ja, Kondrušina Ljudmila Vladimirovna, privremeni vršilac dužnosti notara grada Moskve Luščikove Irine Anatoljevne.

Sadržaj punomoćja odgovara izjavi volje lica koje je dalo punomoćje.



PREVOD SA RUSKOG JEZIKA

Notarijski zapisnik punomoćja je utvrđen, njegova radna sposobnost provjerena.

Zavedeno u registru: br. 77/334-H/77-2018-13-102.

Naplaćena državna taksa (prema tarifi): 200 rub. 00. kopejki

Plaćeno za pružanje usluga pravnog i tehničkog karaktera: 1200 rub. 00 kop.

L. V. Kondrušina

/okrugli pečat sa tekstem: NOTAR I. A. LUŠCIKOVA. NOTARSKI OKRUG MOSKVA//svojeručan potpis, prim. prev./

/okrugli pečat sa tekstem: NOTAR I. A. LUŠCIKOVA. NOTARSKI OKRUG MOSKVA, prošiven plavom trakom i sa nalijepljenim crvenim žigom/

Ukupno prošiveno, numerisano i ovjereno pečatom 2 lista.

Potpis privremenog vršioca dužnosti notara, svoj potpis - prim. prev.

T-J



TUMAČ
Tatjana Jovović

za ruski jezik, postavljena u Crnoj Gori Rješenjem ministra pravde broj: 03-745-1976/17 od 29. septembra 2017. godine, na vrijeme od pet godina, potvrđuje da je ovaj prevod vjeran originalu.

Трошак превода износи _____ €

23.05.2018. 

Подпись

Tatjana Jovović
Татьяна Йовович
ПЕРЕВОДЧИК

русского языка, назначенная в Черногории в соответствии с Решением Министра Правды на 03-745-1976/17 от «29» сентября 2017 года, сроком на пять лет, подтверждает, что данный перевод соответствует оригиналу.

Стоимость перевода составляет _____ €

В Подгорице, дата: _____

Печать Подпись



77 A B 5409454

PUNOMOĆJE

Grad Moskva, sedamnaestog maja dvije hiljade osamnaeste godine

Ja Glinenko Alexandra Viktorovna, rođena 02. oktobra 1989. godine u ROSTOVU NA DONU, državljanstvo: Ruske Federacije, pol: ženski, lična karta državljanina Ruske Federacije broj 45 12 928358, izdata od ODJELJENJA UFMS RUSIJE ZA GRAD MOSKVU, REJON JUŽNO TUŠINO dana 14. februara 2013. godine, šifra sektora; 770-099, prijavljena na adresi: Rusija, grad Moskva, ulica Maršala Konjeva, broj 14 (četnaest), stan 57 (pedeset sedam), pasoš državljanina Ruske Federacije br. 72 3357744, izdat 02. marta 2013. godine od FMS 77001, sa rokom važnosti do 02. marta 2023. godine (u daljem tekstu: Davalac punomoćja), osnivač sa udjelom od 5% (pet) u kompaniji „SEA TRADE“ do.o. KOTOR, Crna Gora, ul. Put Prvoborca bb, Škaljari, Kotor, Crna Gora, registrovane kod CRPS pod brojem 5-0393944, sa PIB-om 02669935, ovim punomoćjem ovlašćujem:

Danijela Sekulića iz Podgorice, Crna Gora, ulica Aerodromska bb, sa JMBG: [redacted] Punomoćnik“), da može u moje ime i za moj račun da:

- potpiše i preda obrazac PS02 Centralnom Registru Privrednih subjekata, Crne Gore (u daljem tekstu CRPS) kako bi „SEA

ДОВЕРЕННОСТЬ

Город Москва, семнадцатого мая две тысячи восемнадцатого года.

Я, гр. Глиненко Александра Викторовна, дата рождения: 02 октября 1989 года, место рождения: ГОР. РОСТОВ-НА-ДОНУ, гражданство: Российская Федерация, пол: женский, паспорт гражданина Российской Федерации 45 12 928358, выданный ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ ЮЖНОЕ ТУШИНО 14 февраля 2013 года, код подразделения: 770-099, зарегистрированная по адресу: Россия, город Москва, улица Маршала Конева, дом 14 (четырнадцать), квартира 57 (пятьдесят семь), паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации № 72 3357744, выданный 02 марта 2013 года ФМС 77001, дата окончания срока: 02 марта 2023 года (далее именуемая Доверитель), являясь учредителем с долей капитала 5% (пять) процентов в компании «СИ ТРЕЙД» («SEA TRADE») ООО, KOTOR, ул. Пут Првоборца bb, Шкаляры, Котор Черногория, зарегистрированной в ЦРПС с номером 5-0393944, ИНН: 02669935, настоящей доверенностью уполномочиваю:

Данисла Секулича из Подгорицы, Черногория, Aerodromska ulica, ИНГ: [redacted] „Доверенный“) от моего имени осуществлять

следующие действия:

г. Моск-

TRADE" KOTOR, PIB-om 02669935 izvršib promjenu izvršnog direktora i ovlašćenog zastupnika, sjedišta adrese za prijem službene pošte i adrese glavnog mjesta poslovanja Društva

- potpiše i preda prečišćeni tekst Statuta društva u CRPS ;
- potpiše i preda Odluku o imenovanju i razrešenju izvršnog direktora i Odluku o imenovanju i razrešenju ovlašćenog zastupnika u CRPS
- potpisati i dostaviti odluku o promjeni sjedišta, adrese za dobijanje službene pošte i adrese sjedišta Društva za obavljanje osnovne djelatnosti u CRPS;
- sprovede cjelokupnu proceduru za Društvo u CRPS, kao i da po izvršenoj registraciji preuzme riješenje o upisu/registraciji;
- preuzeti pečat registrovanog Društva.

Ovo punomoćje važi pet godina, sa pravom ustupanja ovlašćenja po ovom punomoćju na druga lica.

Sadržaj članaka 185-189 Građanskog zakonika Ruske Federacije mi je pojašnjen.

Tekst ovog punomoćja odgovara mojim namjerama. Shvatila sam pojašnjenja notara o pravnim posljedicama punomoćja.

Informacije koje je notar ustanovio na osnovu

- подписать и подать форму PS02 в Центральный реестр хозяйствующих субъектов Черногории (далее в тексте ЦРПС), для того, чтобы Общество «СИ ТРЕЙД», КОТОР, ИНН: 02669935, изменило Исполнительного директора и уполномоченного представителя, адрес для получения официальной почты и адрес основного места деятельности Общества;
- подписать и предоставить новую редакцию текста Устава Общества в ЦРПС;
- подписать и подать Решение о назначении и увольнении исполнительного директора и Решение о назначении и увольнении уполномоченного представителя в ЦРПС;
- подписать и подать решение об изменении местонахождения, адреса для получения официальной почты и адреса основного места деятельности Общества в ЦРПС;
- провести всю процедуру для Общества в ЦРПС, и после регистрации получить решение об оформлении/ регистрации;
- получить печать зарегистрированного Общества;

Доверенность выдана сроком на пять лет, с правом на передоверие полномочий по настоящей доверенности другим лицам.

Содержание статей 185-189 Гражданского кодекса Российской

77 А В 5409455

mojeg iskaza unesene su u tekst pravnog
posla vjerno. Sadržaj ovog punomoćja
davaocu punomoćja je pročitan na glas.

Федерации мне разъяснены.

Текст настоящей доверенности
соответствует моим действительным
намерениям. Мне понятны разъяснения
нотариуса о правовых последствиях выдачи
доверенности.

Информация, установленная
нотариусом с моих слов, внесена в текст
сделки верно.

Содержание настоящей доверенности
доверителю зачитано вслух.

Доверитель/ Davačac punomoćja

Тимченко Александра Викторовна

Российская Федерация

88-

Город Москва

Семнадцатого мая две тысячи восемнадцатого года

Настоящая доверенность удостоверена мной, Кондрушиной Людмилой Владимировной,
временной исполняющей обязанности нотариуса города Москвы Лушиковой Ирины
Анатольевны.

Содержание доверенности соответствует волеизъявлению лица, выдавшего
доверенность.

Доверенность подписана в моем присутствии.

Личность подписавшего доверенность установлена, его дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре: № 771334-н/77-2018-13-102.


Взыскано по тарифу: 200 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1200 руб.00 коп.



Л.В. Кондрушина

Л.В. Кондрушина



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 2 листов.

ВРИО *Молдыр-Уса*

Ja, NOTAR, **Tanja Čepić**, sa sjedištem u Podgorici, Ulica Njegoševa 3/II, potvrđujem da je ovo prepis izvorne isprave: KOPIJE PUNOMOĆJA.


Izvorna isprava ispisana je i ima 4 stranice.

Izvornu ispravu je notaru predočila stranka DANIJEL SEKULIĆ, Podgorica, Pasoš br. J39BA5702 PJ Podgorica).

Naknada za rad notara za ovjeru po tarifnom broju 7 NT u iznosu od 3,75 €, i troškovi u iznosu od 1,00 € sa PDV-om od 1,00 €, što predstavlja ukupno 5,75 €, naplaćena je.

CRNA GORA
OVP-2271/2018
U Podgorici, 07.06.2018. godine
NOTAR
TANJA ČEPIĆ
PODGORICA

30 Notar
TANJA ČEPIĆ
Tanja Čepić
CRNA GORA
PODGORICA





CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj: 5 - 0393944 / 007

U Podgorici, dana 05.11.2015.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11), rješavajući po prijavi za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću "SEA TRADE" D.O.O. - PODGORICA, broj 230247 podnijetoj dana 05.11.2015 u 10:20:16, preko

Ime i prezime: VERA OSTOJIĆ

donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat "SEA TRADE" D.O.O. - PODGORICA - registarski broj 5 - 0393944, PIB 02669935 , i to:

Statut:

Briše se: Statut od 02.12.2011

Registruje se - upisuje se: Statut od 04.11.2015

Adresa osnivača, ovlašćenog zastupnika VICTOR GLINENKO

Briše se:

Registruje se - upisuje se:

Broj pasoša osnivača, ovlašćenog zastupnika PAVEL ZADORIN

Briše se: 71 5862308

Registruje se - upisuje se: 75 1248942

Adresa osnivača, ovlašćenog zastupnika PAVEL ZADORIN

Briše se:

Registruje se - upisuje se:

Broj pasoša osnivača, ovlašćenog zastupnika VALERY LITVAK

Briše se: 10915712

Registruje se - upisuje se: 21300499

Vera Ostojić
05.11.2015 g.

Adresa osnivača, ovlaštenog zastupnika VALERY LITVAK

Briše se:

Registruje se - upisuje se

Broj pasoša osnivača, ovlaštenog zastupnika VALERY ZADORIN

Briše se: 51NO3600049

Registruje se - upisuje se: 75 0696100

Adresa osnivača, ovlaštenog zastupnika VALERY ZADORIN

Briše se:

Registruje se - upisuje se:

Obrazloženje

Podnosilac je dana 05.11.2015 u 10:20:16 podnio prijavu za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću SEA TRADE. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je članom 87 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11).

Šam. savjetnik I



Dragan Filipović

M.P.

Načelnik



Milo Paunović

Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8, 00 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa 832-3161-26-Administrativna taksa.



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0393944 / 006
PIB: 02669935

Datum registracije: 12.07.2007.
Datum promjene podataka: 08.12.2011.

"SEA TRADE" D.O.O. - PODGORICA

Broj važeće registracije: /006

Skraćeni naziv: SEA TRADE
Telefon:
eMail:
Datum zaključivanja ugovora: 04.07.2007.
Datum donošenja Statuta: 04.07.2007. Datum promjene Statuta: 02.12.2011.
Adresa glavnog mjesta poslovanja:
Adresa za prijem službene pošte: BULEV.DŽORDŽA VAŠINGTONA BR. 1 PODGORICA
Adresa sjedišta: BULEV.DŽORDŽA VAŠINGTONA BR. 1 PODGORICA
Pretežna djelatnost: 5510 Hoteli i sličan smještaj
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA
Oblik svojine: Privatna
Porijeklo kapitala: Strani
Upisani kapital: 0,00Euro (Novčani Euro, nenovčani Euro)

OSNIVAČI:

VICTOR GLINENKO 71 2327761

Uloga: Osnivač

Udio: 22%

PAVEL ZADORIN 71 5862308

Uloga: Osnivač

Udio: 28%

VALERY LITVAK 10915712

Uloga: Ml. Osnivač

Udio: 22%

VALERY ZADORIN 51NO360001

Uloga: Osnivač

Udio: 28%

LICA U DRUŠTVU:

SLAVEN MILIĆ

Adresa: VELI

Uloga: Ovlašteni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO (Shodno Statutom društva)

SLAVEN MILIĆ

Adresa: VELI

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO (Shodno Statutom društva)

VALERY ZADORIN 51NO3600049

A

Uloga: Ovlašteni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

PAVEL ZADORIN 71 5862308

Adresa:

Uloga: Ovlašteni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

VALERY LITVAK 10915712

Adresa:

Uloga: Ovlašteni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

VICTOR GLINENKO 71 2327761

Adresa:

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

Izdato: 05.11.2015 godine u 10:23h

MP

Načelnik

Milo Paunović

Načelnik

Milo Paunović

Načelnik

Milo Paunović



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 230247

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je VERA OSTOJIĆ dostavio-la dokument za Promjena društva sa ograničenom odgovornošću – DOO - SEA TRADE - DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU iz PODGORICA, registarski broj:50393944 sa sljedećim priložima:

Odluka o promjeni pasoša

Kopija pasoša

Dokaz o uplaćenju naknadi za objavljivanje podataka u "Službenom listu Crne Gore"

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Punomoćje

Obrazac

Statut društva

Datum prijema dokumentacije: 5.11.2015. god.

Podgorica, dana: 5.11.2015. god.

M.P.

Magdalena Peruničić, Samostalna referentkinja

Dokument primio/la

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Zastupnika Punomoćnika

JMB:

Ime i prezime:

Vera Ostojić

Opština:

Telefon:

Mjesto:

e-mail:

Ulica:

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavača

 Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt

Matični broj:

02669935

Registarski broj:

50393944

Puni naziv:

SEA TRADE DOO PODGORICA

1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

 OD KD AD DOO NVO Ustanova Zadruga Ostali

1.2. Puni naziv:

*ukoliko je promjen puni naziv izvršite se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv:

1.4. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

1.5. Podaci o Ugovoru / odluci
o osnivanju:

Datum zaključenja/donošenja:

2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opština:

2.2. Mjesto:

2.3. Ulica:

2.4. Broj:

3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država:

3.2. Opština:

3.3. Mjesto:

3.4. Ulica:

3.5. Broj:

4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine

*ukoliko je označena promjena opštine izvršite se i preregistracija u Poreskom registru

4.2. Opština:


4.3. Mjesto:

4.4. Ulica:

4.5. Broj:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka:

Potpis podnosioca:



Vera Ostojić
PODGORICA, Ul. Stobane

M.P.

9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

 bez oznake projekla kapitala
 domaći
 strani
 mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

 Povećanje Smanjenje

Osnovni kapital:

	Prije promjene	Iznos promjene	Nakon promjene
Ukupno (novčani+nenovčani):	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> novčani – iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> nenovčani – iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €

10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

 Prestanak
 Registruje se
 Mijenja se udio

10.1. Status:

 Osnivač
 Član DOO
 Ortak
 Komanditor
 Komplementar
 Zadrugar
 Drugo

*upisati status

10.2. MB / JMB:

 *za strano fizičko lice unijeti broj pasoša
 za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

10.3. Naziv / Ime i prezime:

10.4. Sjedište / Adresa:

Država


Opština

Ulica:

10.5. Udio

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka K A T

Potpis podnosioca:


 Vera Ostojic

M.P.

9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

Povećanje
 Smanjenje

Osnovni kapital:

	Prije promjene	Iznos promjene	Nakon promjene
Ukupno (novčani+nenovčani):	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> novčani – iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> nenovčani – iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €

10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

Prestanak Registruje se Mijenja se udio

10.1. Status:

Osnivač Član DOO Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*upisati status

10.2. MB / JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša
za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

10.3. Naziv / Ime i prezime:

10.4. Sjedište / Adresa:

Država

Opština

Ulica:

10.5. Udio

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka

Potpis podnosioca:

ADVOKAT
Vera Ostojić
PODGORICA, ul. slobode 64

M.P.

9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Poriijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

Povećanje
 Smanjenje

Osnovni kapital:

	Prije promjene	Iznos promjene	Nakon promjene
Ukupno (novčani+nenovčani):	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> novčani – iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> nenovčani – iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €

10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

Prestanak Regstruje se Mijenja se udio

10.1. Status:

Osnivač Član DOO Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*upisati status

10.2. MB / JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša
za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

10.3. Naziv / Ime i prezime:

10.4. Sjedište / Adresa:

Država

Opština

Ulica:

10.5. Udio

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka

Potpis podnosioca:

D V O K A T
Vera Ostojić
PODGORICA, (t. s. s.)

M.P.

9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

Povećanje
 Smanjenje

Osnovni kapital:

	Prije promjene	Iznos promjene	Nakon promjene
Ukupno (novčani+nenovčani):	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> novčani – iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> nenovčani – iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €

10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

Prestanak Regstruje se Mijenja se udio

10.1. Status:

Osnivač Član DOO Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*upisati status

10.2. MB / JMB:

71 2327761

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša
za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

10.3. Naziv / Ime i prezime:

Victor Glinenko

10.4. Sjedište / Adresa:

Država

Opština

Ulica:

10.5. Udio

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

ADVOKAT
Vera Ostojic
BEOGRAD, ul. slobodna 65a

M.P.



VERA OSTOJIĆ
Advokatska kancelarija

Podgorica, Ul. Slobode 64
Tel. +382 20 230 132 Fax 82 231 971
advokat.ostojic@t-com.me

CENTRALNOM REGISTRU PRIVREDNIH
SUBJEKATA PORESKE UPRAVE
PODGORICA

PREDMET: Obaveštenje


U svojstvu punomoćnika obavještavam gore navedeni naslov da su osnivači društva SEA TRADE doo Podgorica, Bulevar Džordža Vašingtona br.1, mat.br.02669935 promijenili pasoše I adrese stanovanja.

Prednje se utvrđuje na osnovu ovjerenih kopija pasoša i priloženih ovjerenih punomoćja, koji se u prilogu dostavljaju.

Podgorica,
3.11.2015.godine

Punomoćnik,
Vera Ostojić

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br. 67/02) Valery Zadorin, sa adresom stanovanja: d.46, stan 173 ul.Udalcova, Moskva, broj pasoša 75 0696100, izdat 10.02.2015.godine, od FMS-77713, državljanin Ruske federacije, koga zastupa po ovjerenom punomoćju 77 AB 7489570 od 22.09.2015.godine Vera Ostojić, adv. iz Podgorice, Pavel Zadorin, sa adresom stanovanja: d.46, stan 173, ul.Udalcova , Moskva, broj pasoša 75 1248942, izdat 22.04.2015.godine od FMS-77713, državljanin Ruske federacije, koga zastupa po ovjerenom punomoćju 77 AB 7489573 od 22.09.2015.godine Vera Ostojić, adv. iz Podgorice, Valery Litvak, sa adresom stanovanja: Rusija, Moskva, Gospitalni val, dom 5, str.12, kv.32, broj pasoša 21300499 tip P, izdat 14.02.2014..godine, državljanin Izraela, koga zastupa po ovjerenom punomoćju 77 AB 7489570 od 22.09.2015.godine Vera Ostojić, adv. iz Podgorice i Victor Glinenko, sa adresom stanovanja: Rusija, Moskva, Maršala Konjeva, d.14 kv.51, broj pasoša 71 2327761, izdat 28.10.2010.godine, državljanin Ruske federacije, koga zastupa po ovjerenom punomoćju 77 AB 7489566 od 22.09.2015.godine Vera Ostojić, adv. iz Podgorice, u svojstvu vlasnika udjela, dana 4.11.2015.god. donose



S T A T U T
SEA TRADE
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
PODGORICA
(PREČIŠĆENI TEKST)

OPŠTE ODREDBE

1. Ovim Statutom utvrđuju se osnovna pitanja od značaja za organizaciju i poslovanje SEA TRADE doo Podgorica, Bulevar Džordža Vašingtona br.1 (u daljem tekstu: Društvo), u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i drugim pratećim propisima.
2. Osnivači su saglasno čl. 74 Zakona o privrednim društvima zaključili dana 1.08.2007.godine Ugovor o osnivanju društva.
3. Društvo je osnovano na neodredjeno vrijeme.

NAZIV, SJEDIŠTE I PEČAT DRUŠTVA

4. Naziv Društva je SEA TRADE DOO Podgorica.
5. Sjedište Društva je u Podgorici, Bulevar Džordža Vašingtona br.1.
6. Društvo ima svoj pečat. Pečat Društva je okruglog oblika i sadrži tekst naziva i sjedišta društva. Pečat Društva posebno se čuva i obezbeđuje od neovlašćenog korišćenja i zloupotrebe. Pečatom mogu rukovati samo lica u čijem je djelokrugu zaduženje za rukovanje, upotrebu i čuvanje pečata. Štambilj Društva je pravougaonog oblika u koji je upisan naziv Društva sa prostorom za upisivanje broja akta i datuma.

DJELATNOST DRUŠTVA

7. Pretežna djelatnost Društva je: 55.10 Hoteli i sličan smještaj

Društvo će obavljati sledeće djelatnosti:

- 41.10 - razrada građevinskih projekata
- 41.20 - izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
- 42.11 - izgradnja puteva i autoputeva
- 42.12 - izgradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica
- 42.13 - izgradnja mostova i tunela
- 42.21 - izgradnja cjevovoda
- 42.22 - izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova
- 42.91 - izgradnja hidro objekata
- 42.99 - izgradnja ostalih građevina, na drugom mjestu nepomenutih
- 43.11 - rušenje objekata
- 43.12 - pripremna gradilišta
- 43.13 - ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
- 43.21 - postavljanje električnih instalacija
- 43.22 - postavljanje vodovodnih, kanizacionih, klimatizacionih sistema i sistema za grijanje
- 43.29 - ostali instalacioni radovi u građevinarstvu
- 43.31 - malterisanje
- 43.32 - ugradnja stolarije
- 43.33 - postavljanje podnih i zidnih obloga
- 43.34 - bojenje i zastakljivanje
- 43.39 - ostali završni radovi
- 43.91 - krovni radovi
- 43.99 - ostali nepomenuti specifični građevinski radovi
- 80.20 - usluge sistema obezbeđenja
- 43.99 - ostali nepomenuti specifični građevinski radovi
- 45.11 - trgovina automobilima i lakim motornim vozilima
- 45.19 - trgovina ostalim motornim vozilima
- 45.20 - održavanje i popravka motornih vozila
- 45.31 - trgovina na veliko djelovima i opremom za motorna vozila
- 45.32 - trgovina na malo djelovima i opremom za motorna vozila
- 46.11 - posredovanje u prodaji poljoprivradnih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
- 46.12 - posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija
- 46.13 - posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala
- 46.14 - posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona
- 46.15 - posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe
- 46.17 - posredovanje u prodaji tekstila, krzna, odjeće, obuće i predmeta od kože
- 46.18 - specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda
- 46.19 - posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
- 46.21 - trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, sjemenjem i hranom za životinje
- 46.22 - trgovina na veliko cvijećem i sadnicama
- 46.23 - trgovina na veliko životinjama
- 46.24 - trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom
- 46.31 - trgovina na veliko voćem i povrćem
- 46.32 - trgovina na velikom mesom i proizvodima od mesa

- 46.33 - trgovina na veliko mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima
- 46.34 - trgovina na veliko pićem
- 46.35 - trgovina na veliko duvanskim proizvodima
- 46.36 - trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima
- 46.37 - trgovina na veliko kafom, čajem, kakaoom i začinima
- 46.38 - trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribe, ljuskare i mekušce
- 46.39 - nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duvanom
- 46.41 - trgovina na veliko tekstilom
- 46.42 - trgovina na veliko odjećom i obućom
- 46.43 - trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
- 46.44 - trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje
- 46.45 - trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
- 46.47 - trgovina na veliko namještajem, tepisima i opremom za osvjetljenje
- 46.48 - trgovina na veliko satovima i nakitom
- 46.49 - trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
- 46.51 - trgovina na veliko kompjuterima, kompjuterskom opremom i softverima
- 46.52 - trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim djelovima
- 46.61 - trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opramom i priborom
- 46.62 - trgovina na veliko alatnim mašinama
- 46.63 - trgovina na veliko rudarskim i gađevinskim mašinama
- 46.64 - trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivenje i pletenje
- 46.65 - trgovina na veliko kancelarijskim namještajem
- 46.66 - trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
- 46.69 - trgovina na veliko ostalim mašinama i opramom
- 46.71 - trgovina na veliko čvstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
- 46.72 - trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
- 46.73 - trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
- 46.74 - trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grijanje
- 46.75 - trgovina na veliko hemijskim proizvodima
- 46.76 - trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
- 46.77 - trgovina na veliko otpacima i ostacima
- 46.90 - nespecijalizovana trgovina na veliko
- 47.11 - trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duvanom
- 47.19 - ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
- 47.2 - trgovina na malo hranom, pićem i duvanom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.21 - trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama
- 47.22 - trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama
- 47.23 - trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.24 - trgovina na malo hlebom, tjesteninama, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.25 - trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.26 - trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama
- 47.29 - trgovina na malo ostalim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.30 - trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.41 - trgovina na malo kompjuterima, perifernim jedinicama i softverom u

- specijalizovanim prodavnicama
- 47.42 - trgovina na malo telekomunikacionom opremom
- 47.43 - trgovina na malo audio i video opremom u trgovina na malo
- 47.51 - trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.52 - trgovina na malo metalnom robom,bojom i staklom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.53 - trgovina na malo tepisima,zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.54 - trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.59 - trgovina na malo namještajem,opremom za osvjetljenje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.61 - trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.62 - trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.63 - trgovina na malo muzičkim i video zapisima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.64 - trgovina na malo sportskom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.65 - trgovina na malo igrama i igračkama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.71 - trgovina na malo odjećom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.72 - trgovina na maloobućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama
- 47.75 - trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.76 - trgovina na malo cvijećem,sadnicama,jemenjem,đubrivom.kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama
- 47.77 - trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.78 - ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.79 - trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama
- 47.81 - trgovina na malo hranom,pićima i duvanskim proizvodima na tezgama i pijacama
- 47.82 - trgovina na malo tekstilom,odjećom i obućom na tezgama i pijacama
- 47.89 - trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama
- 47.91 - trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta
- 47.99 - ostala trgovina na malo van prodavnica,tezgi i pijaca
- 49.31 – gradski i prigradski kopneni prevoz putnika
- 50.10 - primorski i priobalni prevoz putnika
- 50.20 - primorski i priobalni prevoz tereta
- 50.30 - prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima
- 50.40 - prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima
- 52.10 -skladištenje
- 52.21 - uslužne aktivnosti u kopnenom saobraćaju
- 52.22 - uslužna aktivnosti u vodenom saobraćaju
- 52.23 - uslužne aktivnosti u vazdušnom saobraćaju
- 52.24 - manipulacija teretom
- 52.29 - ostale prateće aktivnosti u saobraćaju
- 55.10 - hoteli i sličan smještaj
- 55.20 - odmarališta i slični objekti za kraći boravak
- 55.30 - djelatnost kampova, auto kampova i kampova za turističke prikolice
- 55.90 - ostali smještaj

- 56.10 - djelatnost restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata
- 56.21 - katering
- 56.30 - usluge pripremanja i posluživanja pića
- 63.99 - Informacione uslužne djelatnosti na drugom mjestu nepomenute
- 68.10 - kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
- 68.20 - iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
- 68.31 - djelatnost agencija za nekretnine
- 68.32 - upravljanje nekretninama uz naknadu
- 70.10 - upravljanje privrednim subjektom
- 70.21 - djelatnost komunikacija u odnosu sa javnošću
- 70.22 - konsultanske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem
- 02.40 - uslužne djelatnosti u vezi sa šumarstvom
- 71.11 - arhitektonske djelatnosti
- 71.12 - inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
- 73.11 - djelatnost reklamnih agencija
- 73.12 - medijsko predstavljanje
- 74.10 - specijalizovane dizajnerske djelatnosti
- 74.20 - fotografske usluge
- 74.90 - ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti
- 77.11 - iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila
- 77.12 - iznajmljivanje i lizing kamiona
- 77.21 - iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport
- 77.22 - iznajmljivanje i lizing video kasete i kompakt diskova
- 77.29 - iznajmljivanje i lizing ostalih predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu
- 77.34 - iznajmljivanje i lizing opreme za vodeni sport
- 77.39 - iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara
- 77.35 - iznajmljivanje i lizing opreme za vazdušni sport
- 77.40 - lizing intelektualne svojine i sličnih proizvoda, izuzev autorskih prava
- 79.11 - djelatnost putničkih agencija
- 79.12 - djelatnost tur-opratora
- 79.90 - ostale usluge rezervacije i djelatnosti povezane s njima
- 81.10 - kancelarijsko-administrativne i pomoćne djelatnosti
- 82.20 - djelatnost pozivnih centara
- 82.30 - organizovanje sastanaka i sajmova
- 82.91 - djelatnost agencija za naplatu potraživanja i kreditnih biroa
- 82.99 - ostale uslužne aktivnosti podrške poslovanja
- 85.51 - sportsko i rekreativno obrazovanje
- 85.60 - pomoćne obrazovne djelatnosti
- 96.09 - ostale lične uslužne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute

Spoljnotrgovinski poslovi- uvoz i izvoz iz oblasti registrovanih

Usluge u spoljnotrgovinskom prometu u oblasti registrovanih a posebno:

- Medjunarodni saobraćaj i agencijski poslovi i transport robe i putnika u drumskom saobraćaju
- Zastupanje inostranih firmi, korišćenje lizinga i transfer tehnologije izmedju stranih i domaćih firmi
- Predstavljanje inostranih firmi, korišćenje lizinga i transfer tehnologije izmedju stranih i domaćih firmi,
- Predstavljanje stranih firmi u prometu roba i usluga

- Izvodjenje investicionih radova u inostranstvu
- Predstavljanje stranih firmi
- Prodaja strane robe na konsignacijama i reexport
- Medjunarodna špedicija
- Turističke usluge
- Dorada robe u zemlji

Društvo može bez upisa u registar, da vrši druge djelatnosti koje služe djelatnostima upisanim u registar, a koje se uobičajeno obavljaju uz te djelatnosti u manjem obimu ili povremeno.

Društvo može da promijeni djelatnost u skladu sa odlukom osnivača odnosno članova Društva.

OSNIVAČI ODNOSNO ČLANOVI DRUŠTVA

(u daljem tekstu: vlasnici udjela u Društvu)

8. Vlasnici udjela u Društvu su:

- Valery Zadorin, sa adresom stanovanja: d.46, stan 173, ul. Udalcova, Moskva.
- Pavel Zadorin, sa adresom stanovanja: d.46, stan 173, ul. Udalcova, Moskva, broj pasoša 75 1248942, izdat 22.04.2015.godine od FMS-77713, državljanin Ruske federacije,
- Valery Litvak, sa adresom stanovanja: Rusija, Moskva, Gospitalni val, dom 5.
- Victor Glinenko, sa adresom stanovanja: Rusija, Moskva, Maršala Konjeva, d.14 kv.51, broj pasoša 71 2327761, izdat 28.10.2010.godine, državljanin Ruske federacije.

OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA I ULOZI

9. Početni kapital Društva utvrđen je Ugovorom o osnivanju Društva i iznosi 10.000,00 eura i sastoji se od novčanih uloga vlasnika udjela Društva.

Sticanjem udjela osnivači postaju vlasnici udjela Društva.

Srazmjerno uplaćenom odnosno unijetom ulogu, a u odnosu na ukupan kapital, vlasnici udjela stiču udjele u Društvu koji procentualno iznose:

- Valery Zadorin.....28%
- Pavel Zadorin.....28%
- Valery Litvak.....22%
- Victor Glinenko.....22%

10. Društvo može tokom vremena pristupiti povećanju svog kapitala odlukom vlasnika udjela. Povećanje kapitala Društva punovažno je od dana upisa u registar.

Vlasnici udjela Društva imaju pravo preče kupovine udjela društva za slučaj da Društvo odluči da poveća svoj kapital

Povećanje udjela je srazmjerno udjelu koji je vlasnik udjela društva do tada imao u ukupnoj vrijednosti kapitala Društva.

Vasnici udjela Društva mogu posle usvajanja računovodstvenih iskaza za prethodnu godinu odlučiti da se kapital poveća pretvaranjem raspoloživih rezervi i nerasporedjene dobiti u kapital Društva.

Rezerve i nerasporedjena dobit ne mogu se pretvoriti u kapital ako Društvo ima gubitak.

11. Kapital Društva smanjuje se na način predviđen Zakonom.

12. Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom.

Vlasnici udjela odgovaraju za obaveze društva do iznosa svojih uloga.

PRENOS UDJELA

13. Udjeli se mogu prenositi između vlasnika udjela Društva bez ograničenja. Saglasnost Društva pri prenosu udjela potrebna je kad je vlasnik udjela preuzeo obavezu i na sporednu činidbu.

Ako vlasnik udjela Društva namjerava da prenese svoj udio na treće lice, ostali vlasnici udjela i samo Društvo imaju pravo preče kupovine tog udjela.

Ako u roku od 30 dana od dana kada je ponuda učinjena, vlasnici udjela Društva odnosno samo Društvo ne prihvati kupovinu udjela, udio se može prenijeti trećem licu, pod uslovima koji ne mogu biti povoljniji od uslova ponudjenih vlasnicima udjela Društva i samom Društvu.

Udio se prenosi ugovorom u pismenoj formi.

ZASTUPANJE DRUŠTVA

14. Lice ovlašćeno za zastupanje Društva je Izvršni direktor Društva sa ovlašćenjima i ograničenjima shodno članu 20 ovog Statuta.

Pored Izvršnog direktora lica neograničeno ovlašćena za zastupanje Društva su i osnivači Društva.

Osnivači Društva mogu ovlastiti putem punomoćja druga lica za zastupanje Društva.

Ovlašćenje punomoćnika može biti opšte ili ograničeno na određeni posao ili vrstu poslova, s tim da ta ograničenja imaju dejstva prema trećem licu samo ako je ono za njih znalo ili moralo znati.

ORGANI DRUŠTVA

15. Vlasnici udjela Društva uredjuju odnose u upravljanju Društvom ugovorom i ovim Statutom društva i odlučuju saglasno svojim udjelima u Društvu.

Shodno Zakonu o privrednim društvima u društvu se ne obrazuje Skupština i Odbor direktora već o pitanjima iz djelokruga tih organa odlučuju vlasnici udjela.

Opšti sastanak vlasnika udjela će biti vrhovno tijelo u Društvu i to tijelo će biti ovlašteno da sprovede odluke koje se tiču svih tema vezanih za njihove aktivnosti.

Opšti sastanak vlasnika udjela će biti sazvan pismenim pozivom, sadržinom određenom Zakonom, koji će izdati izvršni direktor Društva i koji predstavnici vlasnika udjela treba da prime preporučenim pismom, teleksom ili faksom ne kasnije od 15 (petnaest) dana prije datuma koji je ugovoren za sastanak. Pisani poziv će biti zaveden u zapisnik opštih sastanaka vlasnika udjela.

Ako opšti sastanak vlasnika udjela ne sazove izvršni direktor bilo koji od članova može sazvati sastanak.

Ako je datum za sledeći sastanak članova dogovoren na poslednjem sastanku i svi vlasnici udjela su bili prisutni, vlasnici će se smatrati pozvanim. Ako se svi vlasnici udjela slože, opšti sastanak vlasnika udjela može biti održan i može donijeti validne odluke iako formalni zahtjevi gore pomenuti nijesu ispunjeni.

Odluke opšteg sastanka vlasnika udjela mogu se donijeti bez vlasnika udjela koji su pozvani-npr.sredstvima pisane komunikacije, telekomunikacije, video konferencije ili slično- ako identitet i volje članova može biti utvrđena bez ikakve sumnje i svi članovi se slože o takvoj proceduri.

Lično prisutni članovi, odnosno članovi zastupani preko punomoćnika ili putem glasačkih listića koji posjeduju udjele koji predstavljaju više od polovine kapitala Društva čine kvorum.

Svaki vlasnik udjela u Društvu prilikom odlučivanja ima onaj broj glasova koji je srazmjeran njegovom ulogu.

Za donošenje pravnovaljanih odluka potrebna je većina glasova prisutnih vlasnika osim u slučajevima kada se za donošenje odluka zakonom zahtijeva druga većina.

16. Pravo vlasnika udjela je da odlučuju naročito o:

- donose Statut i vrše Izmjene i dopune Statuta društva,
- donose odluku o raspodjeli profita,
- povećanju i smanjenju kapitala Društva,
- donose odluku o dobrovoljnoj likvidaciji Društva, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka,
- odobravaju procjenu nenovčanog udjela,
- utvrđuju poslovnu politiku i strategiju poslovanja društva,
- imenuju i razrešavaju Izvršnog direktora Društva,
- donose opšta akta Društva, osim akta o sistematizaciji radnih mjesta,
- utvrđuju strukturu menadžmenta i administracije društva, na predlog izvršnog direktora društva,
- odlučuju o osnivanju novih privrednih društava,
- odlučuju o otvaranju predstavništava društva,
- usvajaju godišnje biznis planove,
- odobravaju zaključenje ugovora u vezi sa kupovinom imovine od osnivača, u slučajevima kada isplata prelazi 1/10 kapitala Društva utvrđenog Statutom,
- vrše i druge poslove utvrđene zakonom, ugovorom i statutom.

17. Izvršni direktor je obavezan organ Društva.

Prilikom postavljanja izvršnog direktora, vlasnici udjela Društva su dužni da vode računa o stručnosti, ugledu i uspješnosti u radu lica koja se postavljaju na ovu funkciju.

Izvršni direktor se imenuje na period od četiri godine.
Isto lice može biti imenovano na ovu funkciju više puta.

18. Izvršni direktor Društva može biti razriješen i prije isteka mandata u skladu sa ugovorom i odlukom vlasnika udjela Društva.

19. Vlasnici udjela sa izvršnim direktorom zaključuju poseban ugovor kojim se utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti izvršnog direktora, kao i uslovi za prestanak funkcije prije isteka roka utvrđenog ugovorom.

20. Izvršni direktor je dužan da izvršava naloge i sprovodi odluke vlasnika udjela i vodi tekuće poslovanje Društva, i u tom smislu:

- organizuje proces rada Društva,
- stara se i odgovara za zakonitost rada društva, u granicama svojih ovlašćenja,
- upravlja imovinom Društva, u skladu sa zakonom i odlukama vlasnika udjela,
- predlaže unutrašnju organizaciju Društva
- donosi akt o sistematizaciji radnih mjesta,
- zaključuje ugovore i preuzima druge pravne radnje u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu u skladu sa svojim ovlašćenjima u okviru redovne djelatnosti Društva,
- odlučuje o zapošljavanju lica u Društvu, zaključuje ugovore o radu, odlučuje o disciplinskoj odgovornosti zaposlenih i vrši druge poslove iz oblasti radnih odnosa u skladu sa zakonom,
- vrši i druge poslove utvrđene zakonom i ovim Statutom.

Izvršni direktor može zaključivati ugovore o prodaji imovine Društva samo uz potpis jednog od vlasnika udjela u Društvu. Izvršni direktor ne može bez pismene saglasnosti jednog od osnivača društva potpisati ugovor o kreditu sa bankom kao i uspostaviti hipoteku ili drugi teret na nepokretnostima koje su u vlasništvu Društva.

Izvršni direktor je dužan da postupa sa pažnjom dobrog privrednika.

21. Izvršni direktor Društva može određene poslove prenijeti na druga lica iz Društva u skladu sa zakonom i odlukom vlasnika udjela.

ORGANIZACIJA DRUŠTVA

22. Unutrašnja organizacija Društva treba da omogući stručno, ekonomično i efikasno izvršavanje svih poslova, optimalno radno angažovanje kadrova i korišćenje raspoloživih sredstava, kao i pouzdano praćenje izvršenja programa i planova i utvrđivanje doprinosa u radu.

Prilikom utvrđivanja organizacije vodiće se računa o prirodi i raznovrsnost poslova iz djelatnosti Društva, interesu i potrebi da se poslovi obavljaju u različitim mjestima, kao i prilagodjavanje organizacije tekućim razvojnim planovima Društva.

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Društva, koji donose vlasnici udjela Društva, bliže se utvrđuju organizacioni djelovi, poslovi i broj izvršilaca u pojedinim organizacionim djelovima.

Djelovi Društva imaju određena ovlaštenja u pravnom prometu, kao i poseban obračun rezultata poslovanja i poseban podračun u skladu sa zakonom. Dio Društva nema svojstvo pravnog lica.

Vlasnici udjela odlučuju o otvaranju predstavništava, radnih jedinica ili drugih formi vršenja privrednih djelatnosti.

FINANSIJE I RASPODJELA PROFITA

23. Finansijska godina je kalendarska godina.

Društvo obavezno sastavlja izvještaj o poslovanju društva u toku finansijske godine.

Kada na poslednji dan poslednje finansijske godine neto imovina Društva prema godišnjem izvještaju iznosi, ili bi nakon raspodjele profita vlasnicima udjela iznosila, manje od vrijednosti kapitala društva zajedno sa rezervama koje se ne mogu rasporedjivati prema zakonu, Društvo ne može vršiti raspodjelu profita istim.

Iznos profita namijenjen za raspodjelu vlasnicima udjela ne može prelaziti iznos profita ostvaren na kraju poslednje finansijske godine, uvećan za prenijeti profit iz prethodne godine i raspoloživi iznos rezervi, umanjen za gubitke koji su prenijeti iz prethodne godine i za iznose određene za reserve, u skladu sa zakonom i Statutom Društva.

Vlasnici udjela mogu odlučiti da se dobit ne dijeli u određenoj godini, već da se upotrijebi za druge svrhe.

24. Dividenda je dio profita Društva koji se isplaćuje vlasnicima udjela, srazmjerno njihovim udjelima a na osnovu odluke vlasnika udjela.

FONDOVI I REZERVE

25. Društvo formira fondove i rezerve u skladu sa zakonom i potrebama poslovanja i razvoja Društva.

Vlasnici udjela odlučuju o obrazovanju fondova i rezervi koje nijesu obavezne po Zakonu.

POSLOVNA TAJNA

26. Poslovnom tajnom smatraju se ona dokumenta i informacije čije bi saopštavanje neovlašćenim licima, zbog njihovog značaja i prirode, bilo protivno interesima Društva.

Vlasnici udjela Društva posebnim aktom propisuju koja se dokumenta i informacije smatraju poslovnom tajnom i na koji način se obezbeđuje čuvanje poslovne tajne.

PRAVO NA INFORMISANJE I KONTROLU RADA DRUŠTVA

27. Vlasnici udjela imaju pravo, u razumno vrijeme, da pregledaju i kopiraju knjige, račune, ugovore i sve ostale zpisne ili dokumenta Društva lično ili preko punomoćnika po svom izboru i o svom trošku.

Vlasnici udjela imaju pravo da ime se, bez nadoknade, dostavi kopija poslednjeg bilansa stanja i bilansa uspjeha društva.

Vlasnici udjela imaju pravo da imenuju svog predstavnika koji će ispitati poslovanje ili računovodstvo društva te druga prava predviđena zakonom.

ZAŠTITA ČOVJEKOVE SREDINE

28. Vlasnici udjela Društva dužni su da organizuju obavljanje djelatnosti na način kojim se osigurava bezbjednost na radu i preduzimaju potrebne mjere zaštite na radu i životne sredine u skladu sa važećim propisima koji regulišu ovu materiju.

STATUSNE PROMJENE DRUŠTVA

29. Društvo se može restrukturirati, u skladu sa zakonom, na sledeći način: podjelom na dva ili više posebnih društava, spajanje sa drugim privrednim društvima, promjenom organizacionog oblika.

PRESTANAK DRUŠTVA

30. Društvo prestaje sa radom na način i pod uslovima predviđenim važećim propisima.

Pored slučajeva prestanka Društva predviđenih zakonom, Društvo može prestati i na osnovu odluke vlasnika udjela ako se utvrdi da članovi Društva više nemaju interes za njegovo postojanje.

OSTALE ODREDBE


31. Društvo u svom sjedištu vodi sledeću evidenciju i dokumentaciju:

- a). knjigu zapisnika,
- b). knjigovodstvo koje se vodi u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima,
- c). kopiju svakog instrumenta kojim se uspostavlja ili evidentira neki pravni teret na imovini društva,
- d). spisak vlasnika udjela društva,
- g). spisak ugovora koje su sa društvom zaključili vlasnici udjela, odnosno ugovora u kojima oni imaju interes.


32. Na sva pitanja koja se odnose na važenje, tumačenje ili izvršenje Statuta biće važeće pravo.
33. Statut je osnovni opšti akt Društva koji donose vlasnici udjela.
Opšta akta Društva moraju biti u skladu sa Statutom Društva.
Izmjene Statuta Društva stupaju na snagu danom registracije.
34. Predlog za Izmjene ili dopune Statuta mogu podnijeti Izvršni direktor i vlasnici udjela Društva koji imaju najmanje 1/10 kapitala Društva.
Vlasnici udjela u Društvu usvajaju izmjene i dopune Statuta većinom od ukupnog broja glasova.
35. Svojim potpisom na Statutu, vlasnici udjela potvrđuju da je Statut donijet po propisanom postupku i u datom tekstu.

Vlasnici udjela,



Za
Valery Zadorin
Vera Ostojić





Za
Valery Litvak
Vera Ostojić

Za
Pavel Zadorin
Vera Ostojić

Za
Victor Glinenko
Vera Ostojić








77 AB 7489573
PUNOMOĆJE

grad Moskva, dvadeset drugi septembra dvije hiljade petnaeste godine

Ja, građanin, Zadorin Pavel Borisovič, rođen 19.marta 1969. godine, mjesto rođenja: grad Biškeek, državljanstvo: Ruska Federacija, pol: muški, pasoš (unutrašnji) državljanina Ruske Federacije: 45 13 100603, izdat od odjeljenja UFMS Rusije za grad Moskvu, rejon Prospekt Vernadskog, 31.marta 2014.godine, šifra jedinice 770-069, sa prebivalištem na adresi Moskva, ulica Udaljčova, d.46, kv.173, pasoš: 75 1248942, izdat od FMS-77713, 22.aprila 2015.godine, datum isteka roka važnosti 22.aprila 2025.godine, ovim punomoćjem ovlašćujem:

Advokata, građanku Veru Ostojić, rođenu 02.februara 1963.godine, registrovanu u Advokatskoj komori Crne Gore, adresa advokatske kancelarije:

da u moje ime i za moj račun obavijesti Centralni registar privrednih subjekata Poreske uprave o promjeni pasoša i adrese Osnivača Društva DOO SEA TRADE DOO, Džordža Vašingtona 1, matični broj 02669935 (u daljem tekstu: Društvo).

Takođe, ovlašćujem advokata Veru Ostojić da potpiše dokumenta koja su usaglašena, odnosno tekst izmjena Statuta i prečišćeni tekst Statuta Društva, kao i da podnese dokumentaciju, neophodnu za registraciju gore navedenih dokumenata, te da primi o tome rješenje od Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave u Podgorici.

Ovlašćenja iz ovog punomoćja opunomoćeno lice može da prenese samo na advokata ili da ga ovlasti za izvršavanje samo nekih radnji u postupku.

Punomoćje je izdato na vrijeme od jedne godine.

Smisao i značenje punomoćja, njegove pravne posljedice, kao isadržaj članova 185-189 Građanskog kodeksa Ruske Federacije su mi pojašnjeni i u skladu su sa mojim namjerama.

Sadržaj ovog punomoćja je pročitan davaocu punomoćja naglas.

Zadorin Pavel Borisovič (potpisano)

Grad Moskva,

Dvadeset drugi septembra dvije hilje petnaeste godine

Ovo punomoćje sam ovjerila ja, Lučikova Irina Anatoljevna, notar grada Moskve.

Punomoćje je potpisao građanin Zadorin Pavel Borisovič, u mom prisustvu. Njegov identitet utvrđen, pravna sposobnost provjerena.

Registrovano u registru pod br. 3-1374

Naplaćena taksa: 750 rubalja

Naplaćeno za usluge pravnog i tehničkog karaktera: 1000 rub. 00 kop.

Notar: potpisano

Okrugli pečat: **Lušikova Irina Anatoljevna, notar grada Moskve**

~~~~~

Ja, **Nada Lalić**, stalni sudski tumač za ruski jezik, postavljena rješenjem Ministarstva pravde Republike Crne Gore broj 03-110-2/95 od 10.04.1995. godine, potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu koji je sastavljen na ruskom jeziku.



*Nada Lalić*

77 А Б 7489573

# ДОВЕРЕННОСТЬ

Город Москва.

Двадцать второго сентября две тысячи пятнадцатого года.

Я, гр. **Задорин Павел Борисович**, 19 марта 1969 года рождения, место рождения: гор. Бишкек, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт 45 13 100603, выданный ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО 31 марта 2014 года, код подразделения 770-069, зарегистрированный по адресу: Россия, город Москва, улица Удальцова, дом 46, квартира 173, заграничный паспорт Российской Федерации 75 1248942 выданный ФМС 77713, 22 апреля 2015 года, дата окончания срока действия 22 апреля 2025 года, настоящей доверенностью уполномочиваю

адвоката гр. **Остоич Веру**, 02 февраля 1963 года рождения, зарегистрированную в адвокатской палате Черногории, адрес адвокатской конторы: г. Подгорица, улица Свободы, 64, Черногория (Podgorica, 64, Slobode Street), персональный номер гражданина 0202963215209,

от моего имени и за мой счет уведомить Центральный реестр хозяйствующих субъектов Налогового управления об изменении паспорта и адреса учредителя Общества ООО СИА ТРЕЙД г. Подгорица, Джорджа Вашингтона 1 (SEA TRADE doo (Džordža Vašingtona) 1, метрический номер 02669935 (именуемое далее Общество).

Также доверяю адвокату Остоич Вере подписать согласованные мной документы, в том числе изменения Устава и отредактированный текст Устава Общества, а также подать документацию, необходимую для регистрации вышеуказанных документов и получить решение об этом в Центральном реестре хозяйствующих субъектов Налогового управления в г. Подгорице.

Полномочия по настоящей доверенности доверенное лицо может передать только адвокату, либо доверить ему выполнение только отдельных действий в процессе.

Доверенность выдана сроком на один год.

Смысл и значение доверенности, ее юридические последствия, а также содержание статей 185-189 Гражданского кодекса Российской Федерации мне разъяснены и соответствуют моим намерениям.

Содержание настоящей доверенности доверителю зачитано вслух.

*Задорин Павел Борисович*

Город Москва.

Двадцать второго сентября две тысячи пятнадцатого года.


Настоящая доверенность удостоверена мной, Луциковой Ириной Анатольевной, нотариусом города Москвы.

Доверенность подписана гр. Задориным Павлом Борисовичем в моем присутствии. Личность его установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 3-1344

Взыскано по тарифу 750 руб. 00 коп.  
Взыскано за услуги правового  
и технического характера 1000 руб. 00 коп.

Нотариус



*[Handwritten signature]*





DJECA  
Pol: ženski  
Prezime, ime, ime po ocu: ZADORINA SOFIJA PAVLOVNA  
Datum rođenja: 15.11.2005.godine  
Potpis i Okrugli pečat FMS 770-069

Podaci o ranije izdatim ličnim kartama (unutrašnji pasoš) – serija: 4507, broj: 118362,  
šifra: 772-131 od 09.12.2004. 770-069  
Ovjerio: Potpis

Izdat pasoš

Potpis

Izdat pasoš  
Serija 75No1983615  
Od 29.07.2015. godine  
OUFMS 77713

Izvod iz odredbe o Ličnoj karti državljanina Ruske Federacije

1. Lična karta građanina Ruske Federacije je osnovni dokument za identifikaciju građanina Ruske Federacije na teritoriji Ruske Federacije.  
Ličnu kartu su obavezni da imaju svi građani Ruske Federacije koji su navršili 14 godina i žive na teritoriji Ruske Federacije.
5. ... Po želji građanina, odgovarajuća zdravstvena ustanova može da unese napomenu o njegovoj krvnoj grupi i rezus faktoru.
6. ... Lična karta, u koju su uneseni podaci, zabilješke ili upisi koji nijesu predviđeni ovom odredbom, nijesu važeći.
7. Rok važnosti lične karte građanina:  
Od 14 godina - do navršavanja 20 godina;  
Od 20 godina - do navršavanja 45 godina;  
Od 45 godina - neograničeno;
17. Građanin je obavezan da pažljivo čuva ličnu kartu;  
O gubitku lične karte, građanin treba da bez odlaganja o tome obavijesti teritorijalni organ Federalne migracione službe.
22. Zabranjuje se oduzimanje pasoša od građanina, osim u slučajevima, predviđenim zakonodavstvom Ruske Federacije.

Prošiveno, numerisano i povezano pečatom šest listova

V.d. Notar

Potpis

Okrugli pečat Notara, FILINA E.A.



Štambilj:

Dvadeset deveti septembra dvije hiljade petnaeste godine

Ja, Vagulič Julija Mihajlovna, privremeni vršilac dužnosti notara grada Moskve, Filine Elene Anatolevne, potvrđujem istovjetnost ove kopije sa originalom dokumenta. U istom nema brisanja, dopisivanja, precrtanih riječi i drugih, ovdje nepomenutih, ispravki ili bilo kakvih osobenosti.

Licu koje mi se obratilo za obavljanje ove notarske radnje, objasnila sam da se prilikom potvrđivanja vjerodostojnosti kopije dokumenta ne potvrđuje zakonitost sadržaja dokumenta i usklađenost činjenica navedenih u njemu sa stvarnošću.

Zavedeno pod brojem 3-3535

Plaćena naknada po tarifi 210 rub +1050 rub. za tehničke troškove

v.d. Notara

Potpis

Okrugli pečat Notara, FILINA E.A.

~~~~~  
Ja, Nada Lalić, stalni sudski tumač za ruski jezik, postavljena rješenjem Ministarstva pravde Republike Crne Gore broj 03-110-2/95 od 10.04.1995. godine, potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu koji je sastavljen na ruskom jeziku.



DJECA
Pol: ženski
Prezime, ime, ime po ocu: ZADORINA SOFIJA PAVLOVNA
Datum rođenja: 15.11.2005.godine
Potpis i Okrugli pečat FMS 770-069

Podaci o ranije izdatim ličnim kartama (unutrašnji pasoš) – serija: 4507, broj: 118362,
šifra: 772-131 od 09.12.2004. 770-069
Ovjerio: Potpis

Izdat pasoš
Serija 75No1248942
Od 22.04.2015. godine
OFMS 77713
Potpis

Izdat pasoš
Serija 75No1983615
Od 29.07.2015. godine
OUFMS 77713

Izvod iz odredbe o Ličnoj karti državljanina Ruske Federacije

1. Lična karta građanina Ruske Federacije je osnovni dokument za identifikaciju građanina Ruske Federacije na teritoriji Ruske Federacije.
Ličnu kartu su obavezni da imaju svi građani Ruske Federacije koji su navršili 14 godina i žive na teritoriji Ruske Federacije.
5. ... Po želji građanina, odgovarajuća zdravstvena ustanova može da unese napomenu o njegovoj krvnoj grupi i rezus faktoru.
6. ... Lična karta, u koju su uneseni podaci, zabilješke ili upisi koji nijesu predviđeni ovom odredbom, nijesu važeći.
7. Rok važnosti lične karte građanina:
Od 14 godina - do navršavanja 20 godina;
Od 20 godina - do navršavanja 45 godina;
Od 45 godina - neograničeno;
17. Građanin je obavezan da pažljivo čuva ličnu kartu;
O gubitku lične karte, građanin treba da bez odlaganja o tome obavijesti teritorijalni organ Federalne migracione službe.
22. Zabranjuje se oduzimanje pasoša od građanina, osim u slučajevima, predviđenim zakonodavstvom Ruske Federacije.

Prošiveno, numerisano i povezano pečatom šest listova

V.d. Notar

Potpis

Okrugli pečat Notara, FILINA E.A.



Štambilj:

Dvadeset deveti septembra dvije hiljade petnaeste godine

Ja, Vagulič Julija Mihajlovna, privremeni vršilac dužnosti notara grada Moskve, Filine Elene Anatolevne, potvrđujem istovjetnost ove kopije sa originalom dokumenta. U istom nema brisanja, dopisivanja, precrtanih riječi i drugih, ovdje nepomenutih, ispravki ili bilo kakvih osobenosti.

Licu koje mi se obratilo za obavljanje ove notarske radnje, objasnila sam da se prilikom potvrđivanja vjerodostojnosti kopije dokumenta ne potvrđuje zakonitost sadržaja dokumenta i usklađenost činjenica navedenih u njemu sa stvarnošću.

Zavedeno pod brojem 3-3535

Plaćena naknada po tarifi 210 rub +1050 rub. za tehničke troškove


v.d. Notara

Potpis

Okrugli pečat Notara, FILINA E.A.

~~~~~  
*Ja, Nada Lalić, stalni sudski tumač za ruski jezik, postavljena rješenjem Ministarstva pravde Republike Crne Gore broj 03-110-2/95 od 10.04.1995. godine, potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu koji je sastavljen na ruskom jeziku.*





77 AB 7489570  
**PUNOMOĆJE**

grad Moskva, dvadeset drugi septembra dvije hiljade petnaeste godine

Ja, građanin **Zadorin Valerij Borisovič**, rođen 01.04.1957.godine, mjesto rođenja: grad Frunze, državljanstvo: Ruske Federacije, pol: muški, pasoš (unutrašnji): 45 10 534745, izdat od Odjeljenja za rejon Prospekt Vernadskog, OUFMS Rusije za grad Moskvu u ZAO, dana 02.03.2010. godine, šifra jedinice 770-069, sa prebivalištem na adresi: grad Moskva, ul. Udalcova, d. 46, stan 173, pasoš Ruske Federacije broj 75 0696100, izdat od FMS-77713, 10.februara 2015.godine, datum isteka roka važnosti 10.februara 2025.godine, ovim punomoćjem ovlašćujem:

**Advokata, građanku Veru Ostojić,**

da u moje ime i za moj račun obavijesti Centralni registar privrednih subjekata Poreske uprave o promjeni pasoša i adrese Osnivača Društva DOO SEA TRADE DOO, Džordža Vašingtona 1, matični broj 02669935 (u daljem tekstu: Društvo).

Takođe, ovlašćujem advokata Veru Ostojić da potpiše dokumenta koja su usaglašena, odnosno tekst izmjena Statuta i prečišćeni tekst Statuta Društva, kao i da podnese dokumentaciju, neophodnu za registraciju gore navedenih dokumenata, te da primi o tome rješenje od Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave u Podgorici.

Ovlašćenja iz ovog punomoćja opunomoćeno lice može da prenese samo na advokata ili da ga ovlasti za izvršavanje samo nekih radnji u postupku.

Punomoćje je izdato na vrijeme od jedne godine.

Smisao i značenje punomoćja, njegove pravne posljedice, kao isadržaj članova 185-189 Građanskog kodeksa Ruske Federacije su mi pojašnjeni i u skladu su sa mojim namjerama.

Sadržaj ovog punomoćja je pročitao davaocu punomoćja naglas.

*Litvak Valerij (potpisano)*

*Grad Moskva,*

*Dvadeset drugi septembra dvije hiljade petnaeste godine*

*Ovo punomoćje sam ovjerila ja, **Luščikova Irina Anatoljevna**, notar grada Moskve.*

*Punomoćje je potpisao **građanin Litvak Valerij**, u mom prisustvu. Njegov identitet utvrđen, pravna sposobnost provjerena.*

*Registровано u registru pod br. 3-1389*

Naplaćena taksa: 750 rubalja

Naplaćeno za usluge pravnog i tehničkog karaktera: 1000 rub. 00 kop.

Notar: potpisano

Okrugli pečat: Lušikova Irina Anatoljevna, notar grada Moskve

---

Ja, Nada Lalić, stalni sudski tumač za ruski jezik, postavljena rješenjem Ministarstva pravde Republike Crne Gore broj 03-110-2/95 od 10.04.1995. godine, potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu koji je sastavljen na ruskom jeziku.



*Nada Lalić*

# ДОВЕРЕННОСТЬ

77 А Б 7489576

Город Москва.

Двадцать второго сентября две тысячи пятнадцатого года.

Я, гр. **Задорин Валерий Борисович**, 01 апреля 1957 года рождения, место рождения: гор. Фрунзе, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт 45 10 534745, выданный О-НИЕМ ПО Р-НУ ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО ОУФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ В ЗАО 02 марта 2010 года, код подразделения 770-069, зарегистрированный по адресу: Россия, город Москва, улица Удальцова, дом 46, квартира 173, заграничный паспорт Российской Федерации 75 0696100 выданный ФМС 77713, 10 февраля 2015 года, дата окончания срока действия 10 февраля 2025, настоящей доверенностью уполномочиваю

адвоката гр. **Остоич Вере**, 02 февраля 1963 года рождения, зарегистрированную в адвокатской палате Черногории, адрес адвокатской конторы: г. Подгорица, улица Свободы, 64, Черногория (Podgorica, 64, Slobode Street), персональный номер гражданина 0202963215209,

от моего имени и за мой счет уведомить Центральный реестр хозяйствующих субъектов Налогового управления об изменении паспорта и адреса учредителя Общества ООО СИА ТРЕЙД г. Подгорица, Джорджа Вашингтона 1 (SEA TRADE doo (Džordža Vašingtona) 1, метрический номер 02669935 (именуемое далее Общество).


Также доверяю адвокату Остоич Вере подписать согласованные мной документы, в том числе изменения Устава и отредактированный текст Устава Общества, а также подать документацию, необходимую для регистрации вышеуказанных документов и получить решение об этом в Центральном реестре хозяйствующих субъектов Налогового управления в г.Подгорице.

Полномочия по настоящей доверенности доверенное лицо может передать только адвокату, либо доверить ему выполнение только отдельных действий в процессе.

Доверенность выдана сроком на один год.

Смысл и значение доверенности, ее юридические последствия, а также содержание статей 185-189 Гражданского кодекса Российской Федерации мне разъяснены и соответствуют моим намерениям.

Содержание настоящей доверенности доверителю зачитано вслух.



Город Москва.

Двадцать второго сентября две тысячи пятнадцатого года.

Настоящая доверенность удостоверена мной, Луциковой Ириной Анатольевной, нотариусом города Москвы.


Доверенность подписана гр. Задориным Валерием Борисовичем в моем присутствии. Личность его установлена, дееспособность проверена.


Зарегистрировано в реестре за № *З-1345*

Взыскано по тарифу: 750 руб. 00 коп.

Взыскано за услуги правового и технического характера: 1000 руб. 00 коп.

Нотариус









**KOPIJA**

Grb Ruske Federacije  
LIČNA KARTA  
Građanina Ruske Federacije

Ruska Federacija

**Ličnu kartu** (unutrašnji pasoš) izdalo je Odjeljenje za rejon Prospekt Vernadskog OUFMS Rusije za grad Moskvu u Zapadnom administrativnoj okrugu, dana 02.03.2010. godine

Šifra jedinice: 770-069, Broj: 45 10 53 4745

Svojeručni potpis – potpisano

Okrugli pečat (Federalna migraciona služba 770-069)

Potpis

PREZIME: ZADORIN

IME: VALERIJ

IME PO OCU: BORISOVIČ



PREBIVALIŠTE: Upisan 25.oktobra 2007.godine

Udalcova ul. d.46

d.46 korp. Kv. 173

od odjeljenja za rejon Prospekt Vernadskog OUFMS Rusije za grad Moskvu u ZAO 770-069

Potpis

VOJNA OBAVEZA

Precrtano

PORODIČNI STATUS:

SKLOPLJEN BRAK

06.avgusta 1977.godine

KATKOVA IRINA STEPANOVNA (ime, prezime, prezime po ocu i datum rođenja supruge)

Odjeljenje za upis dokumenata o građanskom statusu Prvomajski, grad Frunze (naziv organa za registraciju)

770-069

Ovjerio: Potpis

DJECA  
Precrtano

Izdat pasoš  
Serija 64No4113214  
Od 26.10.2010. godine  
OFMS - 604

Izdat pasoš  
Serija 75No06996100  
Od 10.02.2015. godine  
OFMS 77713  
Potpis

Izdat pasoš  
Serija 75No1673699  
Od 19.06.2015. godine  
OFMS 77713  
Potpis

Podaci o ranije izdatim ličnim kartama (unutrašnji pasoš) – serija, broj, šifra:  
45 07 050173 od 08.04.2004. 770-069  
Ovjerio: Potpis

Izdat pasoš  
Serija 75No0641964  
Od 02.02.2015. godine  
OFMS 77713  
Potpis

Izdat pasoš  
Serija 64No2706446  
Od 03.06.20\_\_ (ne vidi se, napomena prev.) godine  
OFMS 604

Izvod iz odredbe o Ličnoj karti državljanina Ruske Federacije

1. Lična karta građanina Ruske Federacije je osnovni dokument za identifikaciju građanina Ruske Federacije na teritoriji Ruske Federacije. Ličnu kartu su obavezni da imaju svi građani Ruske Federacije koji su navršili 14 godina i žive na teritoriji Ruske Federacije.
5. ... Po želji građanina, odgovarajuća zdravstvena ustanova može da unese napomenu o njegovoj krvnoj grupi i rezus faktoru.
6. ... Lična karta, u koju su uneseni podaci, zabilješke ili upisi koji nijesu predviđeni ovom odredbom, nijesu važeći.



7. Rok važnosti lične karte građanina:

Od 14 godina - do navršavanja 20 godina;

Od 20 godina - do navršavanja 45 godina;

Od 45 godina - neograničeno;

17. Građanin je obavezan da pažljivo čuva ličnu kartu;

O gubitku lične karte, građanin treba da bez odlaganja o tome obavijesti teritorijalni organ Federalne migracione službe.

22. Zabranjuje se oduzimanje pasoša od građanina, osim u slučajevima, predviđenim zakonodavstvom Ruske Federacije.

Prošiveno, numerisano i povezano pečatom šest listova

V.d. Notar

Potpis

Okrugli pečat Notara, FILINA E.A.

Štambilj: Dvadeset deveti septembra dvije hiljade petnaeste godine

Ja, Vagulič Julija Mihajlovna, privremeni vršilac dužnosti notara grada Moskve, Filine Elene Anatolevne, potvrđujem istovjetnost ove kopije sa originalom dokumenta. U istom nema brisanja, dopisivanja, precrtanih riječi i drugih, ovdje nepomenutih, ispravki ili bilo kakvih osobenosti.

Licu koje mi se obratilo za obavljanje ove notarske radnje, objasnila sam da se prilikom potvrđivanja vjerodostojnosti kopije dokumenta ne potvrđuje zakonitost sadržaja dokumenta i usklađenost činjenica navedenih u njemu sa stvarnošću.

Zavedeno pod brojem 3-3534

Plaćena naknada po tarifi 210 rub +1050 rub. za tehničke troškove

v.d. Notara

Potpis

Okrugli pečat Notara, FILINA E.A.

~~~~~  
Ja, Nada Lalić, stalni sudski tumač za ruski jezik, postavljena rješenjem Ministarstva pravde Republike Crne Gore broj 03-110-2/95 od 10.04.1995. godine, potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu koji je sastavljen na ruskom jeziku.

Nada Lalić


DJECA
Precrtano

Izdat pasoš
Serija 64No4113214
Od 26.10.2010. godine
OFMS - 604

Izdat pasoš
Serija 75No06996100
Od 10.02.2015. godine
OFMS 77713
Potpis

Izdat pasoš
Serija 75No1673699
Od 19.06.2015. godine
OFMS 77713
Potpis

Podaci o ranije izdatim ličnim kartama (unutrašnji pasoš) - serija, broj, šifra:
45 07 050173 od 08.04.2004. 770-069
Ovjerio: Potpis

Izdat pasoš
Serija 75No0641964
Od 02.02.2015. godine
OFMS 77713
Potpis

Izdat pasoš
Serija 64No2706446
Od 03.06.20___. (ne vidi se, napomena prev.) godine
OFMS 604

Izvod iz odredbe o Ličnoj karti državljanina Ruske Federacije

1. Lična karta građanina Ruske Federacije je osnovni dokument za identifikaciju građanina Ruske Federacije na teritoriji Ruske Federacije. Ličnu kartu su obavezni da imaju svi građani Ruske Federacije koji su navršili 14 godina i žive na teritoriji Ruske Federacije.
5. ... Po želji građanina, odgovarajuća zdravstvena ustanova može da unese napomenu o njegovoj krvnoj grupi i rezus faktoru.
6. ... Lična karta, u koju su uneseni podaci, zabilješke ili upisi koji nijesu predviđeni ovom odredbom, nijesu važeći.



7. Rok važnosti lične karte građanina:
Od 14 godina - do navršavanja 20 godina;
Od 20 godina - do navršavanja 45 godina;
Od 45 godina - neograničeno;
17. Građanin je obavezan da pažljivo čuva ličnu kartu;
O gubitku lične karte, građanin treba da bez odlaganja o tome obavijesti teritorijalni organ Federalne migracione službe.
22. Zabranjuje se oduzimanje pasoša od građanina, osim u slučajevima, predviđenim zakonodavstvom Ruske Federacije.

Prošiveno, numerisano i povezano pečatom šest listova

V.d. Notar
Potpis
Okrugli pečat Notara, FILINA E.A.

Štambilj: Dvadeset deveti septembra dvije hiljade petnaeste godine
Ja, Vagulič Julija Mihajlovna, privremeni vršilac dužnosti notara grada Moskve, Filine Elene Anatolevne, potvrđujem istovjetnost ove kopije sa originalom dokumenta. U istom nema brisanja, dopisivanja, precrtanih riječi i drugih, ovdje nepomenutih, ispravki ili bilo kakvih osobenosti.

Licu koje mi se obratilo za obavljanje ove notarske radnje, objasnila sam da se prilikom potvrđivanja vjerodostojnosti kopije dokumenta ne potvrđuje zakonitost sadržaja dokumenta i usklađenost činjenica navedenih u njemu sa stvarnošću.

Zavedeno pod brojem 3-3534

Plaćena naknada po tarifi 210 rub +1050 rub. za tehničke troškove

v.d. Notara

Potpis

Okrugli pečat Notara, FILINA E.A.

~~~~~  
*Ja, Nada Lalić, stalni sudski tumač za ruski jezik, postavljena rješenjem Ministarstva pravde Republike Crne Gore broj 03-110-2/95 od 10.04.1995. godine, potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu koji je sastavljen na ruskom jeziku.*







77 AB 7489570  
**P U N O M O Ć J E**

grad Moskva, dvadeset drugi septembra dvije hiljade petnaeste godine

Ja, državljani Izraela, Valerij Litvak, rođen 28.03.1963.godine (slovima: dvadeset osmog marta hiljadu devet stotina šezdeset treće), višekratna viza "M" OP 12 0099590, datum izdavanja 26.05.2014.godine, boravak do 06.05.2017.godine, izdata uz pasoš državljanina Izraela 21300499, tip dokumenta P, šifra države ISR, broj identifikacije lica 3-0447653-4, izdat od Ambasade Izraela u Moskvi, datum izdavanja pasoša, 14.02.2014. (trinaesti februara dvije hiljade četrnaeste) godine, sa rokom važnosti pasoša 13.02.2024. (trinaesti februara dvije hiljade dvadeset četvrte) godine, privremeno registrovan na adresi: grad Moskva, ul. Gospitalni val, d.5, str 12, kv.32,

**Advokata, građanku Veru Ostojić, rođenu (**

da u moje ime i za moj račun obavijesti Centralni registar privrednih subjekata Poreske uprave o promjeni pasoša i adrese Osnivača Društva DOO SEA TRADE DOO, Džordža Vašingtona 1, matični broj 02669935 (u daljem tekstu: Društvo).

Takođe, ovlašćujem advokata Veru Ostojić da potpiše dokumenta koja su usaglašena, odnosno tekst izmjena Statuta i prečišćeni tekst Statuta Društva, kao i da podnese dokumentaciju, neophodnu za registraciju gore navedenih dokumenata, te da primi o tome rješenje od Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave u Podgorici.

Ovlašćenja iz ovog punomoćja opunomoćeno lice može da prenese samo na advokata ili da ga ovlasti za izvršavanje samo nekih radnji u postupku.

Punomoćje je izdato na vrijeme od jedne godine.

Smisao i značenje punomoćja, njegove pravne posljedice, kao isadržaj članova 185-189 Građanskog kodeksa Ruske Federacije su mi pojašnjeni i u skladu su sa mojim namjerama.

Sadržaj ovog punomoćja je pročitano davaocu punomoćja naglas.

*Litvak Valerij (potpisano)*

*Grad Moskva,*

*Dvadeset drugi septembra dvije hiljade petnaeste godine*

*Ovo punomoćje sam ovjerila ja, Lušikova Irina Anatoljevna, notar grada Moskve.*

*Punomoćje je potpisao građanin Litvak Valerij, u mom prisustvu. Njegov identitet utvrđen, pravna sposobnost provjerena.*

*Registrovano u registru pod br. 3-1389*

Naplaćena taksa: 750 rubalja

Naplaćeno za usluge pravnog i tehničkog karaktera: 1000 rub. 00 kop.

Notar: potpisano

Okrugli pečat: **Lušćikova Irina Anatoljevna, notar grada Moskve**

---

Ja, **Nada Lalić**, stalni sudski tumač za ruski jezik, postavljena rješenjem Ministarstva pravde Republike Crne Gore broj 03-110-2/95 od 10.04.1995. godine, potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu koji je sastavljen na ruskom jeziku.


# ДОВЕРЕННОСТЬ

77 А Б 7489570

Город Москва.

Двадцать второго сентября две тысячи пятнадцатого года.

Я, гр. Литвак Валерий, 28 марта 1963 года рождения, место рождения: СССР, гражданство: Израиль, пол: мужской, паспорт Государства Израиль №21300499 выдан 14 февраля 2014 года, Москва, действителен до 13 февраля 2024 года, идентификационный № 3-0447653-4, зарегистрированный по адресу: город Москва, улица Госпитальный вал, дом 5, строение 12, квартира 32, подлинность подписи переводчика Байдакова А.В. засвидетельствована Луциковой Ириной Анатольевной, нотариусом города Москвы 21 сентября 2015 года, в реестре за № 3-1356, настоящей доверенностью уполномочиваю

адвоката гр. Остоич Веру, 02 февраля 1963 года рождения, зарегистрированную в адвокатской палате Черногории, адрес адвокатской конторы: г. Подгорица, улица Свободы, 64, Черногория (Podgorica, 64, Slobode Street), персональный номер гражданина 0202963215209,

от моего имени и за мой счет уведомить Центральный реестр хозяйствующих субъектов Налогового управления об изменении паспорта и адреса учредителя Общества ООО СИА ТРЕЙД г. Подгорица, Джорджа Вашингтона 1 (SEA TRADE doo (Džordža Vašingtona) 1, метрический номер 02669935 (именуемое далее Общество).


Также доверяю адвокату Остоич Вере подписать согласованные мной документы, в том числе изменения Устава и отредактированный текст Устава Общества, а также подать документацию, необходимую для регистрации вышеуказанных документов и получить решение об этом в Центральном реестре хозяйствующих субъектов Налогового управления в г.Подгорице.

Полномочия по настоящей доверенности доверенное лицо может передать только адвокату, либо доверить ему выполнение только отдельных действий в процессе.

Доверенность выдана сроком на один год.

Смысл и значение доверенности, ее юридические последствия, а также содержание статей 185-189 Гражданского кодекса Российской Федерации мне разъяснены и соответствуют моим намерениям.

Содержание настоящей доверенности доверителю зачитано вслух.



Город Москва.


Двадцать второго сентября две тысячи пятнадцатого года.

Настоящая доверенность удостоверена мной, Луциковой Ириной Анатольевной, нотариусом города Москвы.

Доверенность подписана гр. Литваком Валерием в моем присутствии. Личность его установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 3-1359

Взыскано по тарифу: 750 руб. 00 коп.  
Взыскано за услуги правового  
и технического характера: 1000 руб. 00 коп.



Нотариус





**Prevod sa hebrejskog i engleskog jezika na ruski jezik**

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Država Izrael/ Država Izrael<br><br>Pasoš/Pasoš<br><br>Broj: 21300499<br><br>Državljanin Izraela/Državljanin izraela<br><br>Ovaj Pasoš ima 32 stranice<br><br>1 | Ministar unutrašnjih poslova države Izrael moli da se vlasniku pasoša omogući pravo da se bez prepreka premješta i ulazi i da mu se, u slučaju potrebe, pruži potrebna pomoć i zaštita./<br><br>Ministar unutrašnjih poslova države Izrael moli da se vlasniku pasoša omogući pravo da se bez prepreka premješta i ulazi i da mu se, u slučaju potrebe, pruži potrebna pomoć i zaštita./<br><br>Konzul/Konzul (potpis)<br>Štambilj: Jakov Roš konzul/ Jakov Roš konzul<br>/Pečat: Ambasada Izraela u Moskvi/ Ambasada Izraela u Moskvi |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Obratite pažnju – zabranjeno da se samostalno unose upisi u pasoš, osim potpisa vlasnika<br>*Puno ime ili prethodno ime/ Puno ime ili prethodno ime _____<br>Djevojačko prezime/Djevojačko prezime _____<br>Ovaj pasoš je validan u svim zemljama/ Ovaj pasoš je validan u svim zemljama<br><br>Potpis vlasnika pasoša/ Potpis vlasnika pasoša<br><br>U pasoš je neophodno staviti svoj potis ovdje/ U pasoš je neophodno staviti svoj potis ovdje:<br><u>/potpis/</u><br>Izmjene – pogledaj stranicu/ Izmjene – pogledaj stranicu _____ | 21300499 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PASOŠ/PASOŠ<br>DRŽAVA IZRAEL/ DRŽAVA IZRAEL<br>TIP/TIP: P<br>KOD DRŽAVE/ KOD DRŽAVE:ISR<br>BROJ PASOŠA/ BROJ PASOŠA: 21300499<br><br>PREZIME/PREZIME: LITVAK/LITVAK<br><br>fotografija<br><br>IME/IME: VALERIJ/VALERIJ<br>GRB DRŽAVE IZRAEL<br>DRŽAVLIANSTVO/DRŽAVLIANSTVO: IZRAEL<br>DATUM RODJENJA/DATUM RODJENJA: 28.03.1963. GODINE<br>IDENTIFIKACIONI BROJ LICA/ IDENTIFIKACIONI BROJ LICA: |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





77 AB 7489566  
P U N O M O Ć J E

grad Moskva, dvadeset drugi septembra dvije hiljade petnaeste godine

Ja, građanin Glinenko Viktor Mihajlovič, rođen 4.05.1949.godine, u gradu Frunze, Kirgizija, državljanstvo: Ruska Federacija, pol muški, pasoš (unutrašnji ) br.45 03448898, izdat od ROVD, Južno Tušino, grad Moskva, dana 16.jula 2002.godine, šifra jedinice 772-085, sa prebivalištem na adresi ul. Maršala Konjeva, d.14 kv.51, pasoš Ruske Federacije br.712327761, izdat od FMS 77812, dana 28.10.2010.godine, sa prebivalištem na adresi ul. Maršala Konjeva, d.14 kv.51, sa rokom važnosti do 28.oktobra 2020.godine, ovim punomoćjem ovlašćujem:

Advokata, građanku Veru Ostojić, r

da u moje ime i za moj račun obavijesti Centralni registar privrednih subjekata Poreske uprave o promjeni pasoša i adrese Osnivača Društva DOO SEA TRADE DOO, Džordža Vašingtona 1, matični broj 02669935 (u daljem tekstu: Društvo).

Takođe, ovlašćujem advokata Veru Ostojić da potpiše dokumenta koja su usaglašena, odnosno tekst izmjena Statuta i prečišćeni tekst Statuta Društva, kao i da podnese dokumentaciju, neophodnu za registraciju gore navedenih dokumenata, te da primi o tome rješenje od Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave u Podgorici.

Ovlašćenja iz ovog punomoćja opunomoćeno lice može da prenese samo na advokata ili da ga ovlasti za izvršavanje samo nekih radnji u postupku.

Punomoćje je izdato na vrijeme od jedne godine.

Smisao i značenje punomoćja, njegove pravne posljedice, kao isadržaj članova 185-189 Građanskog kodeksa Ruske Federacije su mi pojašnjeni i u skladu su sa mojim namjerama.

Sadržaj ovog punomoćja je pročitao davaocu punomoćja naglas.

*Glinenko Viktor Mihajlovič (potpisano)*

*Grad Moskva,*

*Dvadeset drugi septembra dvije hiljde petnaeste godine*

*Ovo punomoćje sam ovjerila ja, Luščikova Irina Anatoljevna, notar grada Moskve.*

*Punomoćje je potpisao građanin Glinenko Viktor Mihajlovič, u mom prisustvu. Njegov identitet utvrđen, pravna sposobnost provjerena.*

*Registровано u registru pod br. 3-1384*

*Naplaćena taksa: 750 rubalja*

Naplaćeno za usluge pravnog i tehničkog karaktera: 1000 rub. 00 kop.

Notar: potpisano

Okrugli pečat: **Lušikova Irina Anatoljevna, notar grada Moskve**

~~~~~

Ja, **Nada Lalić**, stalni sudski tumač za ruski jezik, postavljena rješenjem Ministarstva pravde Republike Crne Gore broj 03-110-2/95 od 10.04.1995. godine, potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu koji je sastavljen na ruskom jeziku.



ДОВЕРЕННОСТЬ

77 А Б 7489566

Город Москва.

Двадцать второго сентября две тысячи пятнадцатого года.

Я, гр. Глиненко Виктор Михайлович, 04 мая 1949 года рождения, место рождения: Г. ФРУНЗЕ КИРГИЗИЯ, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт 45 03 448898, выданный РОВД "ЮЖНОЕ ТУШИНО" Г. МОСКВЫ 16 июля 2002 года, код подразделения 772-085, зарегистрированный по адресу: Россия, город Москва, улица Маршала Конева, дом 14, квартира 51, заграничный паспорт Российской Федерации 71 2327761 выданный 28 октября 2010 года, ФМС 77812, дата окончания срока действия 28 октября 2020 года, настоящей доверенностью уполномочиваю

адвоката гр. Остоич Веру, 02 февраля 1963 года рождения, зарегистрированной в адвокатской палате Черногории, адрес адвокатской конторы: г. Подгорица, улица Свободы, 64, Черногория (Podgorica, 64, Slobode Street), персональный номер гражданина 0202963215209,

от моего имени и за мой счет уведомить Центральный реестр хозяйствующих субъектов Налогового управления об изменении паспорта и адреса учредителя Общества ООО СИА ТРЕЙД г. Подгорица, Джорджа Вашингтона 1 (SEA TRADE doo (Džordža Vašingtona) 1, метрический номер 02669935 (именуемое далее Общество).

Также доверяю адвокату Остоич Вере подписать согласованные мной документы, в том числе изменения Устава и отредактированный текст Устава Общества, а также подать документацию, необходимую для регистрации вышеуказанных документов и получить решение об этом в Центральном реестре хозяйствующих субъектов Налогового управления в г.Подгорице.

Полномочия по настоящей доверенности доверенное лицо может передать только адвокату, либо доверить ему выполнение только отдельных действий в процессе.

Доверенность выдана сроком на один год.

Смысл и значение доверенности, ее юридические последствия, а также содержание статей 185-189 Гражданского кодекса Российской Федерации мне разъяснены и соответствуют моим намерениям.

Содержание настоящей доверенности доверителю зачитано вслух.



Город Москва.

Двадцать второго сентября две тысячи пятнадцатого года.


Настоящая доверенность удостоверена мной, Луцковой Ириной Анатольевной, нотариусом города Москвы.

Доверенность подписана гр. Глиненко Виктором Михайловичем в моем присутствии. Личность его установлена, дееспособность проверена.


Зарегистрировано в реестре за № 3-1384

Взыскано по тарифу 750 руб. 00 коп.

Взыскано за услуги правового и технического характера 000 руб. 00 коп.



Нотариус



Государство Израиль / Государство Израиль

**Заграничный паспорт /
Заграничный паспорт**

Номер: 21300499

Гражданин Израиля /
Гражданин Израиля

Данный паспорт содержит 32 страницы /
Данный паспорт содержит 32 страницы

Министр внутренних дел государства Израиль просит предоставить владельцу паспорта право беспрепятственного передвижения и въезда, и в случае необходимости, оказать ему требующуюся помощь и защиту. /

Министр внутренних дел государства Израиль просит предоставить владельцу паспорта право беспрепятственного передвижения и въезда, и в случае необходимости, оказать ему требующуюся помощь и защиту.

Консул / Консул: /Подпись/

<Штамп: Яков Рош консул / Яков Рош консул>

/Печать: Посольство Израиля в Москве /
Посольство Израиля в Москве/


Российская Федерация, город Москва.
Третьего июня две тысячи пятнадцатого года

Я, Гюнеш Юлия Сергеевна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Смирновой Ольги Владимировны, свидетельствую подлинность подписи, сделанной переводчиком Буриной Наталией Алексеевной в моем присутствии. Личность ее установлена.

Зарегистрировано в реестре за № *4-8400*
Взыскано по тарифу: *100р*
ВРИО нотариуса:



Всего прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 3 (три) листа
ВРИО нотариуса:



KOPIJA

Grb Ruske Federacije
LIČNA KARTA
Građanina Ruske Federacije

Ruska Federacija

Ličnu kartu (unutrašnji pasoš) izdalo je Odjeljenje ROVD „JUŽNO TUŠINO“ grada Moskve
datum izdavanja: 16.07.2002.godine

Šifra jedinice: 772-085; Broj: 45 03 448898

Svojeručni potpis – potpisano

Okrugli pečat (Pasoško-vizna služba MUP Rusije, 770-085) –Svojeručni potpis

PREZIME: GLINENKO

IME: VIKTOR

IME PO OCU: MIHAJLOVIČ

POL: M

DATUM ROĐENJA: 04.05.1949.

MJESTO ROĐENJA: grad Frunze, Kirgizija

PREBIVALIŠTE:

Grad Moskva, OVD „Južno Tušino“

UVD SZAO

Registrován na adresi

Bul.Jana Rainisa d.7, korp.1 kv.80 od 26.aprila 2002.godine

Potpis

Uprava UFMS Rusije za grad Moskvu za rejon Ščukino

Brisan iz evidencije o registraciji

30.10.2014.godine

Potpis

Uprava UFMS Rusije za grad Moskvu za rejon Ščukino

Registrován

Ulica Maršala Konjeva, d. 14_ kv.51

30.oktobra 2014.godine

Potpis

VOJNA OBAVEZA

PORODIČNI STATUS:

O/ZAGS grad Frunze(naziv)

27.10.1973.godine

SKLOPLJEN BRAK

Sa gr. Glinenko I.N.

(ime, prezime, prezime po ocu i datum rođenja supruge)

(Potpis)

Djeca: -

Izdat pasoš

Serija 71No2327761

Od 28.10.2010. godine

OFMS 77812

Potpis

Podaci o ranije izdatim ličnim kartama (unutrašnji pasoš) – serija: III -GS, broj: 568379,

datum izdavanja: 05.12.... *nečitko, nap. prevodioca*

Šifra odjeljenja koje izdaje pasoš: 772-085

Ovjerio: Potpis

Izdat pasoš

62No8292343

GUVD *nečitko, nap. prevodioca*

Od 14.12.2005. godine

Potpis

Izvod iz odredbe o Ličnoj karti državljanina Ruske Federacije

1. Lična karta građanina Ruske Federacije je osnovni dokument za identifikaciju građanina Ruske Federacije na teritoriji Ruske Federacije.

Ličnu kartu su obavezni da imaju svi građani Ruske Federacije koji su navršili 14 godina i žive na teritoriji Ruske Federacije.

5. ... Po želji građanina, odgovarajuća zdravstvena ustanova može da unese napomenu o njegovoj krvnoj grupi i rezus faktoru.

6. ... Lična karta, u koju su uneseni podaci, zabilješke ili upisi koji nijesu predviđeni ovom odredbom, nijesu važeći.

7. Rok važnosti lične karte građanina:

Od 14 godina - do navršavanja 20 godina;

Od 20 godina - do navršavanja 45 godina;

Od 45 godina - neograničeno;

17. Građanin je obavezan da pažljivo čuva ličnu kartu;

O gubitku lične karte, građanin treba da bez odlaganja o tome obavijesti teritorijalni organ Federalne migracione službe.



22. Zabranjuje se oduzimanje pasoša od građanina, osim u slučajevima, predviđenim zakonodavstvom Ruske Federacije.

Prošiveno, numerisano i povezano pečatom šest listova

V.d. Notar

Potpis

Okrugli pečat Notara, FILINA E.A.

Štambilj:

Šesti oktobra dvije hiljade petnaeste godine.

Ja, Vagulič Julija Mihajlovna, privremeni vršilac dužnosti notara grada Moskve, Filine Elene Anatolevne, potvrđujem istovjetnost ove kopije sa originalom dokumenta. U istom nema brisanja, dopisivanja, precrtanih riječi i drugih, ovdje nepomenutih, ispravki ili bilo kakvih osobenosti.

Licu koje mi se obratilo za obavljanje ove notarske radnje, objasnila sam da se prilikom potvrđivanja vjerodostojnosti kopije dokumenta ne potvrđuje zakonitost sadržaja dokumenta i usklađenost činjenica navedenih u njemu sa stvarnošću.

Zavedeno pod brojem 1-3887

Plaćena naknada po tarifi 210 rub +1050 rub. za tehničke troškove

v.d. Notara

Potpis

Okrugli pečat Notara, FILINA E.A.

~~~~~  
*Ja, Nada Lalić, stalni sudski tumač za ruski jezik, postavljena rješenjem Ministarstva pravde Republike Crne Gore broj 03-110-2/95 od 10.04.1995. godine, potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu koji je sastavljen na ruskom jeziku.*



Ja, **NOTAR Vukčević Andrijana**, sa sjedištem u Podgorici, u Bulevar Mihaila Lalića broj 42. **POTVRĐUJEM** da je ovo prepis ovjerenog prepisa : **PASOŠ BROJ 45 03 448898, NA IME GLINENKO VIKTOR, IZDAT OD MUP RUSIJE, 770-085, DANA 16.07.2002.GODINE, OVJEREN OD NOTARA FILINE ELENE ANATOLEVNE, SA SLUŽBENIM SJEDIŠTEM U MOSKVI, POD BROJEM 1-3887, SAČINJEN NA RUSKOM JEZIKU I PRILOŽEN SA PREVODOM OD STRANE SUDSKOG TUMAČA ZA RUSKI JEZIK LALIĆ NADE, KOJA JE POSTAVLJENA RJEŠENJEM MINISTARSTVA PRAVDE CRNE GORE BR.03-110-2/95 OD 10.04.1995.GODINE.**

fotokopirana koja ima 9 listova.

Izvornu ispravu donio je sa sobom Knežević Dragana [redacted] Podgorica, čiji identitet je utvrđen na osnovu [redacted] akte od MUP-a CG PJ Podgorica dana 16.01.2014. godine, sa istekom [redacted]

Ovjera prepisa sačinjena je u 3 primjerak/ka istovjetnog dokumenta.

**U skladu sa članom 62 stav 7 Zakona o notarima, ovjeravanjem se ne potvrđuje istinitost sadržaja isprave.**

Naknada za rad notara obračunata je po tarifnom broju 7 i 22 Tarife o naknadama za rad i naknadama troškova notara (Sl. list CG 6/12) u iznosu od 36.89€. Naknada za rad notara po tarifnom broju 7 je obračunata u iznosu od 30.00€; po tarifnom broju 22 u iznosu od 1.00€; U naknadu je uračunat PDV po stopi od 19% u iznosu od 5.89€.

Broj: **OVP 1501/2015.**

U Podgorici 15.10.2015.godine





**CRNA GORA  
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE  
PORESKA UPRAVA  
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA**

Broj: 5 - 0393944 / 014

U Podgorici, dana 08.06.2018.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11), rješavajući po prijavi za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" TIVAT, broj 265880 podnijetoj dana 08.06.2018. u 08:38:48, preko

Ime i prezime: DANIJEL SEKULIĆ

donosi

### **RJEŠENJE**

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" TIVAT - registarski broj 5 - 0393944, PIB 02669935 , i to:

**Statut:**

Briše se: Statut od 29.05.2018.

Registruje se - upisuje se: Statut od 07.06.2018.

**Ograničenja - Izvršni direktor MARIJA JANKOVIĆ**

Briše se: Ograničeno - Izvršni direktor iz ove Odluke ima pravo da pojedinačno zastupa Društvo u svim pravnim poslovima u unutrašnjem i spoljno-trgovinskom prometu s tim da ne može raspolagati finansijskim sredstvima preko 30.000 eura bez pismene saglasnosti osnivača Društva.

Registruje se - upisuje se: Neograničeno

**Ovlašćenja - Izvršni direktor MARIJA JANKOVIĆ**

Briše se: Kolektivno (sa Osnivačem)

Registruje se - upisuje se: Pojedinačno

*D. Sekulić*  
08.06.2018.

## Obrazloženje

Podnosilac je dana 08.06.2018. u 08:38:48 podnio prijavu za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću SEA TRADE. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je članom 87 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11).

M.P.

Sam. Savjetnik I

  
Marija Mičković

### Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8,00 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa 832-3161017-60-Administrativna taksa.



CRNA GORA  
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE

PORESKA UPRAVA  
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 265880

## POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je DANIJEL SEKULIĆ dostavio-la dokument za Promjena društva sa ograničenom odgovornošću – DOO - SEA TRADE - DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU iz TIVAT, registarski broj:50393944 sa sljedećim prilogima:

Odluka o promjeni ovlašćenja izvršnom direktoru

Dokaz o uplaćenju naknadi za objavljivanje podataka u "Službenom listu Crne Gore"

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Punomoćje

Obrazac

Statut društva

Datum prijema dokumentacije: 8.6.2018. god.

Podnosilac prijave

Dokument primio/la

---

Milan Zvicer, Samostalni referent

M.P.

Uputstvo za praćenje prijave: Prijava se može pratiti putem sajta [www.crps.me](http://www.crps.me) odabirom stavke menija PRETRAGA REGISTRA, zatim PRETRAGA PREDMETA. U ponuđena polja unijeti broj predmeta i datum prijema dokumentacije i kliknuti dugme TRAŽI. Ukoliko je prikazan status **OBRAĐEN** rješenje se može preuzeti. Broj kontakt telefona CRPS-a: +38220230858.



## IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0393944 / 013  
PIB: 02669935

Datum registracije: 12.07.2007.  
Datum promjene podataka: 29.05.2018.

### DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" TIVAT

Broj važeće registracije: /013

Skraćeni naziv: SEA TRADE  
Telefon:  
eMail:  
Datum zaključivanja ugovora: 04.07.2007.  
Datum donošenja Statuta: 04.07.2007. Datum promjene Statuta: 29.05.2018.  
Adresa glavnog mjesta poslovanja: BOGIŠIĆI BB TIVAT  
Adresa za prijem službene pošte: BOGIŠIĆI BB TIVAT  
Adresa sjedišta: BOGIŠIĆI BB TIVAT  
Pretežna djelatnost: 5510 Hoteli i sličan smještaj  
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA  
Oblik svojine: Privatna  
Porijeklo kapitala: Strani  
Upisani kapital: 10.000,00Euro (Novčani 10.000,00Euro, nenovčani 0,00Euro )

#### OSNIVAČI:

RENAT ZADORIN A

Uloga: Osniv

Udio: 90%

**ALEXANDRA GLINENKO** 72 3357744 RUSKA FEDERACIJA

Uloga: Osnivač

Udio: 5%

---

**VALERY LITVAK** 21300499 IZRAEL

Uloga: Osnivač

Udio: 5%

---

**LICA U DRUŠTVU:**

**RENAT ZADORIN**

Adresa: UL. MIK

Uloga: Ovlašće

Ovlašćenja u prom

Ovlašćen da djeluj

---

**ALEXANDRA GLINENKO**

Adresa: MARŠALA KON

Uloga: Ovlašćeni zastu

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ( )

---

**VALERY LITVAK** 21300499 IZRAEL

Adresa:

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ( )

---

**MARIJA JANKOVIĆ**

Adresa: RADOSAVA

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno ( Izvršni direktor iz ove Odluke ima pravo da pojedinačno zastupa Društvo u svim pravnim poslovima u unutrašnjem i spoljno-trgovinskom prometu s tim da ne može raspolagati finansijskim sredstvima preko 30.000 eura bez pismene saglasnosti osnivača Društva. )

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO ( sa Osnivačem )

---

Izdato: 08.06.2018 godine u 08:36h

MP

NAČELNICA

Dušanka Vujisić

## PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Zastupnika Punomoćnika

JMB:

Drža

Ime i prezime:

Danijel Sekulić

Opšti

Telefon:

e-mail:

\*za st

vanja

 Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

## Privredni subjekt

Matični broj:

02669935

Registarski broj:

50393944

Puni naziv:

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU  
"SEA TRADE" Tivat

## 1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

 OD KD AD DOO NVO Ustanova Zadruga Ostali

1.2. Puni naziv:

\*ukoliko je promjen puni naziv izvršice se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv:

1.4. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

07.06.2018

1.5. Podaci o Ugovoru /  
odluci o osnivanju:Datum  
zaključenja/donošenja:

## 2. NOVA ADRESE UPRAVE – SJEDIŠTA

2.1. Opština

2.2. Mjesto

2.3. Ulica:

2.4. Broj:

## 3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država

3.2. Opština

3.3. Mjesto

3.4. Ulica:

3.5. Broj:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine  \*ukoliko je označena promjena opštine izvršiće se i preregistracija u Poreskom registru

4.2. Opština  4.3. Mjesto

4.4. Ulica:  4.5. Broj:

5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA

5.1. Datum rješenja:

5.2. Broj rješenja:

\*popunjava se samo ukoliko registraciji u CRPS prethodi registracija kod drugog državnog organa

6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST

7. NOVI OBLIK SVOJINE

bez oznake svojine  privatna  zadružna  dva ili više oblika svojine  državna

8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA

8.1. Telefon: +  382   /

8.2. Fax: +  382   /


8.3. E-mail:

8.4. Adresa internet strane:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.



## 9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

## 9.1. Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala     domaći     strani     mješoviti

## 9.2. Promjena osnovnog kapitala:

Povećanje  
 Smanjenje

| Osnovni kapital:                            | Prije promjene         | Iznos promjene         | Nakon promjene         |
|---------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ukupno (novčani+nenovčani):                 | <input type="text"/> € | <input type="text"/> € | <input type="text"/> € |
| <input type="checkbox"/> novčani – iznos:   | <input type="text"/> € | <input type="text"/> € | <input type="text"/> € |
| <input type="checkbox"/> nenovčani – iznos: | <input type="text"/> € | <input type="text"/> € | <input type="text"/> € |

## 10. PROMJENA OSNIVAČA

## VRSTA PROMJENE

Prestanak     Regstruje se     Mijenja se udio

## 10.1. Status:

Osnivač     Član DOO     Ortak  
 Komanditor     Komplementar     Zadrugar     Drugo

\*upisati status

## 10.2. MB / JMB:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša  
za strano pravno lice unijeti broj registracije u

## 10.3. Naziv / Ime i prezime:

## 10.4. Sjedište / Adresa:

Država

Opština

Mjesto:

Ulica:


Broj:

## 10.5. Udio

 %

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



M.P.



## 11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

 Odbor direktora Upravni odbor Skupština Drugo

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji



## 12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

## VRSTA PROMJENE

 Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

## 12.1. Status

 Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

\* upisati status

## 12.2. JMB:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

## 12.3. Ime i prezime:

## Adresa:

Država

Opština

Mjesto:

Ulica:

Broj:

## 12.4. Ovlaštenja u prometu

 neograničena ograničena

\*unijeti opis ograničenja

## 12.5. Ovlašćen da djeluje

 Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

## 13. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

## VRSTA PROMJENE

Prestanak       Imenuje se       Mijenja se obim ovlaštenja

## 13.1. Status

Direktor       Predsjednik organa upravljanja       Član odbora direktora       Član organa upravljanja       Član upravnog odbora

Sekretar društva       Ovlašćeni zastupnik       Revizor       Drugo

\* upisati status

## 13.2. JMB:

fizičko lice unijeti broj pasoša

## 13.3. Ime i prezime:

MARIJA JANKOVIĆ

## Adresa:

Država

Opština

Ulica:

## 13.4. Ovlaštenja u

neograničena       ograničena

\*unijeti opis ograničenja

## 13.5. Ovlašćen da djeluje

Pojedinačno       Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost za imenovanje:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

**14. OSTALE REGISTRACIJE**

Osim postojeće registracije u CRPS-u izvršiti i registracije u:

14.1. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

Saglasno Zakonu o privrednim društvima (Sl. list CG 06/02, 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11) RENAT ZADORIN, Republika Kirgizija, br. pasoša: AC1423125, ALEXANDRA GLINENKO, Ruska Federacija, br. pasoša: 72 3357744, VALERY LITVAK, Izrael, br. pasoša: 21300499, u svojstvu osnivača, dana 07.06.2018. godine donose:

## **S T A T U T**

**(prečišćen tekst)**

### **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE " TIVAT**

#### **FIRMA I SJEDIŠTE DRUŠTVA**

##### **Čl.1**

Društvo će poslovati pod firmom: **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" TIVAT**

**Skraćeni naziv firme je: "SEA TRADE " DOO**

##### **Čl.2**

Osnivači su saglasno Zakonu o privrednim društvima zaključili dana 01.08.2007 godine Ugovor o osnivanju Društva.

##### **Čl.3**

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

##### **Čl.4**

Firmu i sjedište Društva osnivač može mijenjati sopstvenom odlukom, koja mora biti prijavljena Centralnom registru Privrednog Subjekta Poreske uprave u Podgorici.

##### **Čl.5**

**Sjedište Društva sa ograničenom odgovornošću " SEA TRADE " Tivat je:**

Bogišići bb, Tivat

**Firmu i sjedište može mijenjati osnivači.**

**Adresa Društva za zvanične dopise je: Bogišići bb, Tivat**

Promjena firme i sjedišta se prijavljuje Centralnom registru Privrednih subjekata poreske uprave u Podgorici.

Društvo će u svom radu koristiti puni i skraćeni naziv firme, zavisno od potrebe.

Društvo ima svoj pečat, koji je okruglog oblika, prečnika 4cm, sa tekstom po obodu:

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" TIVAT

Pečat je pisan latinicom.

Društvo ima svoj štambilj, koji je pravougaonog oblika, sa tekstom po gornjoj ivici

**"SEA TRADE" DOO.**

U sredini je oznaka «Broj», a pri dnu je oznaka Tivat, i crtica za upis datuma i riječ godina. Štambilj je pisan latinicom.

## DJELATNOST DRUŠTVA

### Čl.7

Djelatnost Društva obuhvata:

#### GRAĐEVINARSTVO

- 41.10 Razrada građevinskih projekata
- 41.20 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
- 42.11 Izgradnja puteva i autoputeva
- 42.12 Izgradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica
- 42.13 Izgradnja mostova i tunela
- 42.21 Izgradnja cjevovoda
- 42.22 Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova
- 42.91 Izgradnja hidro objekata
- 42.99 Izgradnja ostalih građevina, na drugom mjestu nepomenutih
- 43.11 Rušenje objekata
- 43.12 Pripremna gradilišta
- 43.13 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
- 43.21 Postavljanje električnih instalacija
- 43.22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, klimatizacionih sistema i sistema za grijanje
- 43.29 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu
- 43.31 Malterisanje
- 43.32 Ugradnja stolarije
- 43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga
- 43.34 Bojenje i zastakljivanje
- 43.39 Ostali završni radovi
- 43.91 Krovni radovi
- 43.99 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi

#### TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO; POPRAVKA MOTORNIM VOZILA I MOTOCIKALA

- 45.11 Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima
- 45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima
- 45.20 Održavanje i popravka motornih vozila
- 45.31 Trgovina na veliko djelovima i opremom za motorna vozila
- 45.32 Trgovina na malo djelovima i opremom za motorna vozila
- 45.40 Trgovina motociklima, djelovima i priborom, održavanje i popravka motocikala
- 46.11 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
- 46.12 Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija

- 46.13 Posredovanje u prodaji drvene građe i građevinskog materijala
- 46.14 Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona
- 46.15 Posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe
- 46.16 Posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, krzna, obuće i predmeta od kože
- 46.17 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
- 46.18 Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda
- 46.19 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
- 46.21 Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, sjemenjem i hranom za životinje
- 46.22 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama
- 46.23 Trgovina na veliko životinjama
- 46.24 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom
- 46.31 Trgovina na veliko voćem i povrćem
- 46.32 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
- 46.33 Trgovina na veliko mlječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima
- 46.34 Trgovina na veliko pićem
- 46.35 Trgovina na veliko, duvanskim proizvodima
- 46.36 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima
- 46.37 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaoom i začinima
- 46.38 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribe, ljuskare i mekušce
- 46.39 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duvanom
- 46.41 Trgovina na veliko tekstilom
- 46.42 Trgovina na veliko odjećom i obućom
- 46.43 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
- 46.44 Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje
- 46.45 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
- 46.46 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima
- 46.47 Trgovina na veliko namještajem, tepisima i opremom za osvjetljenje
- 46.48 Trgovina na veliko satovima i nakitom
- 46.49 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
- 46.51 Trgovina na veliko kompjuterima, kompjuterskom opremom i softverima
- 46.52 Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim djelovima i opremom
- 46.61 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i proborom
- 46.62 Trgovina na veliko alatnim mašinama
- 46.63 Trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama
- 46.64 Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivenje i pletenje
- 46.65 Trgovina na veliko kancelarijskim namještajem
- 46.66 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
- 46.69 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom
- 46.71 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
- 46.72 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
- 46.73 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
- 46.74 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grijanje
- 46.75 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
- 46.76 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
- 46.77 Trgovina na veliko otpacima i ostacima
- 46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko
- 47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duvanom
- 47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
- 47.21 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama

- 47.22 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama
- 47.23 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.24 Trgovina na malo hljebom, tjesteninama, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.25 Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.26 Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama
- 47.29 Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.30 Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.41 Trgovina na malo kompjuterima, perifernim jedinicama i softverom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.42 Trgovina na malo telekomunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.43 Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.51 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.52 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.53 Trgovina na malo tepisima, zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.54 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.59 Trgovina na malo namještajem, opremom za osvjetljavanje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.61 Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.62 Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.63 Trgovina na malo muzičkim i video zapisima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.64 Trgovina na malo sportskom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.65 Trgovina na malo igrama i gračkama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.71 Trgovina na malo odjećom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.72 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama
- 47.73 Trgovina na malo farmaceutskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama – apotekama
- 47.74 Trgovina na malo medicinskim i ortopedskim pomagalicama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.75 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.76 Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, đubrivima, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama
- 47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.78 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.79 Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama
- 47.81 Trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima na tezgama i pijacama
- 47.82 Trgovina na malo tekstilom, odjećom i obućom na tezgama i pijacama
- 47.89 Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama
- 47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta
- 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca

#### SAOBRAĆAJ I SKLADIŠTENJE

- 49.10 Željeznički prevoz putnika, međumjesni
- 49.20 Željeznički prevoz tereta
- 49.31 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika
- 49.32 Taksni prevoz
- 49.39 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju
- 49.41 Drumski prevoz tereta
- 49.42 Usluge preseljenja
- 49.50 Cjevovodni transport
- 50.10 Pomorski i priobalni prevoz putnika
- 50.20 Pomorski i priobalni prevoz tereta

- 50.30 Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima
- 50.40 Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima
- 51.10 Vazdušni prevoz putnika
- 51.21 Vazdušni prevoz tereta
- 51.22 Vasijski saobraćaj
- 52.10 Skladištenje
- 52.21 Uslužne djelatnosti u kompenom saobraćaju
- 52.22 Uslužne djelatnosti u vodenom saobraćaju
- 52.23 Uslužne djelatnosti u vazdušnom saobraćaju
- 52.24 Manipulacija teretom
- 52.29 Ostale prateće djelatnosti u saobraćaju
- 53.10 Poštanske aktivnosti
- 53.20 Ostale poštanske i kurirske aktivnosti

## USLUGE SMJEŠTAJA I ISHRANE

### **55.10 Hoteli i sličan smještaj**

- 55.20 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak
- 55.30 Djelatnost kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice
- 55.90 Ostali smještaj
- 56.10 Djelatnost restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata
- 56.21 Katering (dostava pripremljene hrane)
- 56.29 Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane
- 56.30 Usluge pripremanja i posluživanja pića

## INFORMISANJE I KOMUNIKACIJE

- 58.11 Izdavanje knjiga
- 58.12 Izdavanje imenika i adresara
- 58.13 Izdavanje novina
- 58.14 Izdavanje časopisa i periodičnih izdanja
- 58.19 Ostala izdavačka djelatnost
- 58.21 Izdavanje kompjuterskih igara
- 58.29 Izdavanje ostalih softvera
- 59.11 Proizvodnja filmova, video-zapisa i televizijskog programa
- 59.12 Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, video-filmova i televizijskog programa
- 59.13 Distribucija filmova, video-filmova i televizijskog programa
- 59.14 Djelatnost prikazivanja filmova
- 59.20 Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike
- 60.10 Emitovanje radio-programa
- 60.20 Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa
- 61.10 Kablovske telekomunikacije
- 61.20 Bežične telekomunikacije
- 61.30 Satelitska telekomunikacija
- 61.90 Ostale telekomunikacione djelatnosti
- 62.01 Kompjutersko programiranje
- 62.02 Konsultantske djelatnosti u oblasti informacione tehnologije
- 62.03 Upravljanje kompjuterskom opremom
- 62.09 Ostale usluge informacione tehnologije
- 63.11 Obrada podataka, smještanje aplikacija i pružanje aplikativnih usluga i sl.
- 63.12 Uslužne internet stranice (web portal)

63.91 Djelatnost novinskih agencija

#### POSLOVANJE NEKRETNINAMA

68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina

68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima

68.31 Djelatnost agencija za nekretnine

68.32 Upravljanje nekretninama uz naknadu

#### STRUČNE, NAUČNE I TEHNIČKE DJELATNOSTI

69.10 Pravni poslovi

69.20 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi i poresko savjetovanje

70.10 Upravljanje privrednim subjektom

70.21 Djelatnost komunikacija i odnosa sa javnošću

70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem

71.11 Arhitektonska djelatnost

71.12 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

71.20 Tehničko ispitivanje i analize

72.11 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji

72.19 Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i inženjerskim naukama

72.20 Istraživanje i razvoj u društvenim i humanističkim naukama

73.11 Djelatnost reklamnih agencija

73.12 Medijsko predstavljanje

73.20 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja

74.10 Specijalizovane dizajnerske djelatnosti

74.20 Fotografske usluge

74.30 Prevođenje i usluge tumača

74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti

75.00 Veterinarska djelatnost

#### ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DJELATNOSTI

77.11 Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila

77.12 Iznajmljivanje i lizing kamiona

77.21 Iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport

77.22 Iznajmljivanje video-kaseta i kompakt-diskova

77.29 Iznajmljivanje i lizing ostalih predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu

77.31 Iznajmljivanje i lizing poljoprivrednih mašina i opreme

77.32 Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo

77.33 Iznajmljivanje i lizing kancelarijskih mašina i kancelarijske opreme (uključujući kompjutere)

77.34 Iznajmljivanje i lizing opreme za vodeni transport

77.35 Iznajmljivanje i lizing opreme za vazdušni transport

77.39 Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara

77.40 Lizing intelektualne svojine i sličnih proizvoda, izuzev autorskih prava

78.10 Djelatnost agencija za zapošljavanje

78.20 Djelatnost agencija za privremeno zapošljavanje

78.30 Ostalo ustupanje ljudskih resursa

79.11 Djelatnost putničkih agencija

79.12 Djelatnost tur-operatora

79.90 Ostale usluge rezervacije i djelatnosti povezane s njima

Pored aktivnosti navedenih u ovom članu, Društvo će se baviti i spoljnotrgovinskim prometom i to prometom roba i usluga za koje je registrovano u unutrašnjem prometu.

## **OSNOVNA DJELATNOST DRUŠTVA JE:**

### **55.10 Hoteli i sličan smještaj**

Djelatnosti Društva može da promjeni osnivač odlukom koja mora biti prijavljena u Centralni registar Privrednih subjekata Poreske uprave.

## **OSNIVAČI ODNOSNO ČLANOVI DRUŠTVA**

(u daljem tekstu: vlasnici udjela u Društvu)

### **Čl.8**

Vlasnici udjela u Društvu su:

- **RENAT ZADORIN,**  
**pasoša: AC142312**
- **ALEXANDRA GLIN**  
**14/57 , br.pasoša:**
- **VALERY LITVAK, I**  
**21300499**

## **OSNIVAČKI KAPITAL, VRSTE I VISINA ULOGA**

### **Čl.9**

Početni kapital DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU " SEA TRADE " TIVAT utvrđen je Ugovorom o osnivanju Društva i iznosi **10.000,00€** i sastoji se od novčanih uloga vlasnika udjela Društva.

Sticanjem udjela Osnivači postaju vlasnici udjela Društva.

Srazmjerno uplaćenom odnosno unijetom ulogu, a u odnosu na ukupan kapital, vlasnici udjela stiču udjele u Društvu koji procentualno iznose:

- **RENAT ZADORIN**            **90%**
- **VALERY LITVAK**            **5%**
- **ALEXANDRA GLINENKO** **5%**

#### **Čl.10**

Ako osnivač odluči da je Društvu potreban obrtni kapital, preko iznosa uplaćenog kapitala, sredstva će biti obezbijedena na sljedeći način i u sljedećem redosljedu:

- 1) iz neposredne dobiti,
- 2) iz kredita koje osnivač obezbijedi preko poslovne banke,
- 3) putem povećanja i uplate kapitala - dopunskom uplatom ili ulogom u stvarima

#### **DIOBA DOBITI I NAČIN SNOŠENJA RIZIKA I POKRIĆE GUBITAKA UTVRĐIVANJA I RASPODJELA DOBITI**

##### **Čl.11**

Bilans imovine i bilans uspjeha Društva, uključujući dio koji se odnosi na dobit za raspodjelu, utvrđuje se prema zakonima koji regulišu ovu oblast.

Dobit za raspodjelu, Društvo utvrđuje za svaku poslovnu godinu, najkasnije do 31. marta za prethodnu godinu.

Iz neto dobiti se izdvaja dio koji utvrđuje osnivač, u obavezni i posebni rezervni fond i u neraspoređenu dobit. Preostali iznos predstavlja dobit, koja pripada osnivaču.

Osnivač može odlučiti da dio dobiti za raspodjelu, na koju ima pravo reinvestira u razvoj Društva.

#### **PRAVA I OBAVEZE OSNIVAČA**

##### **Čl.12**

Osnivač Društva ima pravo ili obavezu da:

- 1) upravlja ili učestvuje u upravljanju Društvom;
- 2) učestvuje u raspodjeli dobiti;
- 3) učestvuje u raspodjeli imovine Društva po njegovom prestanku.

#### **KONTROLA AKTIVNOSTI DRUŠTVA**

Osnivač će u svako doba imati pravo da vrši uvid u djelatnost, pregleda prostorije i finansijsko poslovanje Društva.

Vođenje finansijske dokumentacije će se vršiti prema važećim zakonima i propisima Crne Gore u vezi sa svakim poslom i biće u svako razumno vrijeme dostupno osnivaču ili od njega ovlašćenim licima

Osnivač može odlučiti da poslove pregleda i revizije poslovanja Društva povjeri revizorskoj firmi, po svom izboru.

#### **TROŠKOVI POSLOVANJA**

##### **Čl.13**

Osnivač odgovara za obaveze Društva cjelokupnom svojom imovinom:

- 1) ako zloupotrijebi Društvo, da bi dostigao cilj koji je za njega zabranjen;
- 2) ako Društvo upotrijebi da bi oštetio povjerioce;
- 3) ako suprotno propisima, postupi sa imovinom Društva, kao da je u pitanju njegova lična imovina;

- 4) ako smanji imovinu Društva u svoju korist ili u korist drugog lica, a znao je ili je morao znati da Društvo neće biti u stanju da izmiri svoje obaveze prema trećim licima.

Troškovi poslovanja Društva biće za svaku godinu predviđeni i odobravani u finansijskom planu Društva za predmetnu poslovnu godinu. Na kraju svake poslovne godine, Društvo je dužno da u roku utvrđenom pravilima (Statutom) Društva i u skladu sa važećim propisima sastavi završi račun (bilans).

## **SNOŠENJE RIZIKA I POKRIVANJE GUBITAKA**

### **Čl.14**

Osnivač snosi rizik za poslovanje Društva do visine uloga koji je investirao za osnivanje Društva. Ako Društvo ima gubitak u poslovanju, osnivač može odlučiti da putem dopunske uplate pokrije gubitak koji je nastao.

Gubitak u poslovanju može se namiriti i putem smanjenja osnovnog kapitala Društva, o čemu odlučuje osnivač.

Gubici u poslovanju se mogu pokrivati i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

## **ODGOVORNOST ZA OBAVEZE**

### **Čl.15**

Društvo u pravnom prometu može da zaključuje ugovore i vrši druge poslove i radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti i u prometu istupa u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za tuđi račun i u tuđe ime i za tuđi račun.

### **Čl.16**

Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom.

Osnivač ne odgovara za obaveze Društva, a snosi rizik u poslovanju Društva do visine svog osnivačkog uloga.

Osnivač odgovara za obaveze Društva u slučajevima i pod uslovima propisanim Zakonom o privrednim društvima.

### **Čl.17**

## **ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE DRUŠTVA**

Poslove zastupanja i predstavljanja Društva vrši izvršni direktor Marija Janković sa JMB:2710990217976 iz Podgorice, adresa ul.Radosava Burića 33, ovlašćena je da pojedinačno i neograničeno zastupa Društvo u pravnom prometu u zemlji i inostranstvu.

## **IZVRŠNI DIREKTOR DRUŠTVA**

**Izvršni direktor društva je izvršni organ. Djelokrug rada izvršnog direktora je da:**

- odgovoran je za zakonitost Društva, u okviru svojih ovlašćenja

- upravlja imovinom Društva, u skladu sa zakonom i odlukom vlasnika udjela
- predlaže unutrašnju organizaciju Društva
- Donosi dokument o sistematizaciji radnih mjesta
- sklapa ugovore i preuzima druge pravne radnje u domaćoj i spoljnoj trgovinskoj razmjeni
- odlučuje o zapošljavanju lica u Društvo, zaključuje ugovoru o radu, odlučuje o disciplinskoj odgovornosti zaposlenih i drugim poslovima iz oblasti radnih odnosa u skladu sa zakonom,
- Obavlja druge poslove , predviđene zakonom i ovim statutom.
- Izvršni direktor treba da postupa sa pažnjom dobrog privrednika i vrši druge poslove po ovlašćenju osnivača Društva.

Pored poslova iz stava 1 ovog člana, izvršni direktor obavlja i druge poslove koji Zakonom, odlukom ili ovim statutom nijesu dati u djelokrug drugih organa društva.

Izvršni direktor društva se bira na period od četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora, s tim da može i prije vremena biti razriješen dužnosti na koju je postavljen.

Izvršni direktor društva istupa u ime i za račun društva.

## **IZBOR, OPOZIV I DJELOKRUG ORGANA DRUŠTVA**

### **Čl.18**

Osnivač, kao vlasnik Društva, na osnovu uloženog kapitala, upravlja cjelokupnim radom i poslovanjem Društva.

U slučaju da osnivač odredi da je za poslovanje neophodno, može formirati odbor direktora ili skupštinu društva.

Članovi skupštine kao i članovi odbora direktora, ne mogu biti lica koja su osuđivana za krivično djelo protiv privrede i službene dužnosti za koju su nastupile pravne posljedice osude, dok te posljedice traju.

Članove skupštine kao i članove odbora direktora, bira osnivač na neodređeno vrijeme, koje ne može biti duže od pet godina, sa mogućnošću ponovnog izbora.

### **Čl.19**

Djelokrug osnivača je da:

- donosi statut i druga normativna akta,
- utvrđuje poslovnu politiku,
- usvaja godišnji obračun i izvještaje o poslovanju,
- odlučuje o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka,
- odlučuje o statusnim promjenama, promjeni oblika i prestanku društva,
- postavlja i razrješava izvršnog direktora,

- postavlja i razrješava članove odbora direktora i članove skupštine,
- daje smjernice za rad i poslovanje izvršnog direktora,
- odlučuje o poslovnoj saradnji sa drugim društvima,
- donosi investicione odluke,
- odlučuje o osnivanju novih društava,
- oslučuje o zastupanju društva u sudskim i drugim postupcima protiv članova uprave,
- obavlja druge poslove određene zakonom.

#### **Čl.20**

Ako donošenje odluke ne trpi odlaganje, osnivač može donijeti odluku i telefonskim putem, telegrafski, mailom ili putem telefaksa.

### **ZAPISNIK O RADU**

#### **Čl.21**

U zapisnik o sjednicama osnivača se unose podaci i materijali koji su bili predmet rasprave na sjednici. Pored ovih podataka, u zapisnik se na zahtjev osnivača unose i drugi podaci.

#### **Čl.22**

Zapisnik o radu sa prethodne sjednice osnivača se usvaja na prvoj narednoj sjednici.

#### **Čl.23**

Izvršni direktor društva može u okviru svojih ovlašćenja dati drugome pismeno punomoćje za zastupanje Društva. Izvršni direktor društva, uz saglasnost osnivača, može određenom licu, specijalizovanom za određene poslove, dati prokuru, čiji obim, vrstu i sadržinu utvrđuje svojom odlukom.

#### **Čl.24**

Pored izvršnog direktora Društvo mogu zastupati i druga ovlašćena lica, o čemu odlučuje osnivač Društva.

### **REZERVE DRUŠTVA**

#### **Čl.25**

Društvo na kraju svake poslovne godine, iz neto dobiti izdvaja dio koji utvrđuje osnivač, u obavezni i posebni rezervni fond.

### **OBAVEZNI I REZERVNI FOND**

#### **Čl.26**

Društvo može imati obavezni i rezervni fond, o čemu odlučuje osnivač.

U obavezni rezervni fond, svake godine od dobiti se unosi najmanje 5%, dok fond ne dostigne najmanje 10% osnovnog kapitala.

#### **Čl.27**

Obavezni rezervni fond, dok se ne dostigne zakonom utvrđen najmanji iznos, upotrebljava se samo za pokrivanje gubitaka.

#### **Čl.28**

Ukoliko se obavezna rezerva Društva smanji ispod minimuma, koji je zakonom propisan (10% osnovnog kapitala), mora se dopuniti do propisanog iznosa.

### **POSEBNI REZERVNI FOND**

#### **Čl.29**

Društvo može imati i posebne rezervne fondove, saglasno zakonu, o čemu odlučuje osnivač Društva.

### **STATUSNE PROMJENE I PROMJENE OBLIKA DRUŠTVA**

#### **STATUSNE PROMJENE**

#### **Čl.30**

Društvo se može spojiti sa drugim društvom (spajanjem), podijeliti na dva ili više društva (podjela), ili promijeniti oblik (promjena oblika društva).

Spajanje, pripajanje ili podjela Društva, vrši se saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima.

Odluku o statusnim promjenama Društva donosi osnivač Društva.

#### **NAČINI PROMJENE OBLIKA DRUŠTVA**

#### **Čl.31**

Društvo može promijeniti oblik u drugi oblik ako ispunjava uslove o osnivanju oblika utvrđene Zakonom o privrednim društvima.

#### **Čl.32**

Odluku o promjeni oblika Društva donosi osnivač.

#### **PRESTANAK DRUŠTVA**

#### **Čl.33**

Društvo će poslovati sve dok postoje ekonomski i zakonski uslovi za obavljanje njegove djelatnosti, a može prestati sa poslovanjem samo na način i pod uslovima zakonom propisanim.

Društvo prestaje u sljedećim slučajevima:

- 1) ako mu je izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti, zbog toga što ne ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti, a u roku određenom u izrečenoj mjeri ne ispuni te uslove, odnosno ne promjeni djelatnost,
- 2) ako prestanu da postoje prirodni i drugi uslovi za obavljanje djelatnosti,
- 3) odlukom osnivača,
- 4) ako se pravosnažnom odlukom suda utvrdi ništavnost upisa u registar,
- 5) ako ne produži registraciju saglasno zakonu,
- 6) stečajem ili likvidacijom društva,
- 7) spajanjem sa drugim društvom ili podjelom,
- 8) u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

## **ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA ČOVJEKOVE SREDINE**

### **Čl.34**

Osnivač, organi i radnici Društva su dužni da organizuju obavljanje djelatnosti na način kojim se osiguravaju bezbjednost na radu kao i da preduzimaju i sprovode potrebne mjere zaštite na radu i životne sredine u skladu sa republičkim zakonima koji regulišu ovu oblast.

Društvo i dijelovi Društva su dužni da obavljaju svoje djelatnosti, čuvaju vrijednost i obezbijavaju potrebne uslove za zaštitu i unaprijeđenje čovjekove sredine i da spriječavaju uzroke i otklanjaju posljedice koje ugrožavaju prirodne i radom stvorene vrijednosti životne sredine.

## **IZMJENE I DOPUNE STATUTA**

### **Čl.35**

Izmjene i dopune statuta mogu se vršiti u postupku i na način kao i za njegovo donošenje, odnosno od strane osnivača, a u skladu sa Odlukom o osnivanju.

Ugovor ili Odluka se prijavljuje u Centralni registar Privrednih subjekata Poreske uprave.

## **PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a počinje da proizvodi pravno dejstvo od dana registrovanja Društva u Centralni registar Privrednih subjekata Poreske uprave.

## NADLEŽNO PRAVO

Na sva pitanja koja se odnose na važenje, tumačenje ili izvršenje odredba ovog Statuta, primjenjivaće se važeći propisi u Crnoj Gori.

### OSNIVAČI :

DANIJEL SEKULIĆ  
po specijalnom punomoćju  
za ZADORIN RENAT


[Redacted signature box]

~~DANIJEL SEKULIĆ~~  
po specijalnom punomoćju  
za ALEXANDRA GLINENKO

[Redacted signature box]

~~DANIJEL SEKULIĆ~~  
po specijalnom punomoćju  
za VALERY LITVIN

[Redacted signature box]



## 77 ДОВЕРЕННОСТЬ

Город Москва, шестнадцатого мая две тысячи восемнадцатого года.

Я, гр. Литвак Валерий, 28 марта 1963 года рождения, место рождения: СССР, гражданство: Государство Израиль, пол: мужской, паспорт гражданина Израля 21300499, документ выдан: г. Москва 14 февраля 2014 года, зарегистрирован по месту жительства по адресу: г. Москва, Госпитальный вал, д. 5, строение 12, кв. 32, (далее именуемый Доверитель), являясь учредителем с долей капитала 5% (пять) процентов в компании «СИ ТРЕЙД» («SEA TRADE») ООО КОТОР, ул. Пут Првоборца бб. Шкаляры, Котор Черногория, зарегистрированной в ЦРПС с номером 5-0393944, ИНН: 02669935,

настоящей доверенностью уполномочиваю:

Даниела Секулича из Подгорицы, Черногория, Аеродромска улица, ИНГ: 0410983210280, („Поверенный“) от моего имени и за мой счет осуществлять следующие действия:

- подписать и подать форму PS02 в Центральный реестр хозяйствующих субъектов Черногории (далее в тексте ЦРПС), для того, чтобы Общество «СИ ТРЕЙД» («SEA TRADE») КОТОР, ИНН: 02669935 изменило Исполнительного директора и уполномоченного представителя (далее именуемое: Общество).

- подписать и предоставить новую редакцию текста Устава Общества в ЦРПС;

- подписать и подать Решение о назначении и увольнении исполнительного директора и Решение о назначении и увольнении уполномоченного представителя в ЦРПС;

- подписать и подать решение об изменении местонахождения, адреса для получения официальной почты и адреса основного места деятельности Общества в ЦРПС;

- провести всю процедуру для Общества в ЦРПС, и после регистрации получить решение об оформлении/ регистрации;

- получить печать зарегистрированного Общества.

Доверенность выдана сроком на пять лет, с правом передоверия полномочий по настоящей доверенности другим лицам.

Содержание статей 185-189 Гражданского кодекса Российской Федерации мне разъяснены.

Текст настоящей доверенности соответствует моим действительным намерениям. Мне понятны разъяснения нотариуса о правовых последствиях выдачи доверенности.

Информация, установленная нотариусом с моих слов, внесена в текст сделки верно.

Содержание настоящей доверенности доверителю зачитано вслух.

доверитель М.Валерий Литвак

Российская Федерация

Город Москва

Шестнадцатого мая две тысячи восемнадцатого года

Настоящая доверенность удостоверена мной, Король Викторией Алексеевной, нотариусом города Москвы.

Содержание доверенности соответствует волеизъявлению лица, выдавшего доверенность.


Доверенность подписана в моем присутствии.

Личность подписавшего доверенность установлена, его дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре: № 08/82-н/77-2018-8-3794.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 200 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1200 руб. 00 коп.




В.А. Король

Ja, NOTAR, **Tanja Čepić**, sa sjedištem u Podgorici, Ulica Njegoševa 3/II, potvrđujem da je ovo prepis izvorne isprave: KOPIJE PUNOMOĆJA.  
Izvorna isprava ispisana je i ima 1 stranicu.  
Izvornu ispravu je notaru predočila stranka DANIJEL SEKULIĆ, Podgorica,   
br. J39BA5702 PJ Podgorica ).

Naknada za rad notara za ovjeru po tarifnom broju 7 NT u iznosu od 2,50 € sa PDV-om od 0,53 €, što predstavlja ukupno 3,03 €, naplaćena je.

CRNA GORA  
OVP-2272/2018  
U Podgorici, 07.06.2018. godine  
**TANJA ČEPIĆ**  
PODGORICA





PREVOD SA RUSKOG JEZIKA

77 A B 7301953

PUNOMOĆJE

Moskva, šesnaestog maja dvije hiljade osamnaeste godine

Ja, **Litvak Valerij (Литвак Валерий** na ruskom, prim. prev.), rođen 28. marta 1963. godine, mjesto rođenja: SSSR, državljanin Države Izrael, muškog pola, pasoš državljanina Izraela 21300499, dokument je izdat u Moskvi 14. februara 2014. godine, prebivalište prijavljeno na adresi: Moskva, Hospitalnij val 5, objekat 12, stan 32, (u daljem tekstu Davalac punomoćja), budući da sam osnivač sa udjelom kapitala 5% (pet) procenata u kompaniji "SI TREJD" ("SEA TRADE) KOTOR DOO, ul. Put prvoborca bb, Škaljari, Kotor, Crna Gora, registrovanoj u CRPS pod brojem 5-0393944, PIB: 02669935,

ovim punomoćjem ovlašćujem:

Danijela Sekulića iz Podgorice, Crna Gora, Aerodromska ulica,  nomoćnik") da u moje ime i za moj račun vrši sledeće radnje:

- potpiše i preda obrazac PS02 u Centralni registar privrednih subjekata Crne Gore (u daljem tekstu CRPS), kako bi Društvo "SEA TRADE" KOTOR, PIB: 02669935 promijenilo Izvršnog direktora i ovlašćenog zastupnika (u daljem tekstu: Društvo);
- potpiše i preda novu verziju teksta Statuta Društva u CRPS;
- potpiše i dostavi Odluku o postavljanju i razrješenju izvršnog direktora i Odluku o imenovanju i razrješenju ovlašćenog zastupnika u CRPS;
- potpiše i preda rješenje o promjeni sjedišta, adrese za prijem službene pošte i adrese glavnog mjesta poslovanja Društva u CRPS;
- sprovede cijelu proceduru za Društvo u CRPS, i da poslije registracije preuzme rješenje o upisu/registraciji;
- preuzme pečat registrovanog Društva.

**Punomoćje je izdato na rok od pet godina, sa pravom prenosa ovlašćenja iz ovog punomoćja na druga lica.**

**Razjašnjen mi je sadržaj članova 185-189 Građanskog zakonika Ruske Federacije.**

**Tekst ovog punomoćja odgovara mojim stvarnim namjerama. Razumijem pojašnjenja notara o pravnim posljedicama davanja punomoćja.**

**Informacije koje je notar ustanovio na osnovu mog iskaza, tačno su unesene u tekst pravnog posla.**

**Sadržaj ovog punomoćja davaocu punomoćja je pročitao naglas.**

davalac punomoćja Litvak Valerij (svojeručan potpis, prim. prev.)

Ruska Federacija

Moskva

Šesnaestog maja dvije hiljade osamnaeste godine

Ovo punomoćje sam ovjerila ja, Korolj Viktorija Aleksejevna, notar grada Moskve.

Sadržaj punomoćja odgovara izjavi volje lica koje je dalo punomoćje.

Punomoćje je potpisano u mom prisustvu.

Identitet potpisnika punomoćja je utvrđen, njegova radna sposobnost provjerena.

Zavedeno u registru: br. **08/82-Н/77-2018-8-3794**.


Naplaćena državna taksa (prema tarifi): 200 rub. 00. kopejki

Plaćeno za pružanje usluga pravnog i tehničkog karaktera: 1200 rub. 00 kop.

V. A. Korolj

/okrugli pečat sa tekstem: A. V. KOROLJ. NOTARSKI OKRUG MOSKVA/

/svojeručan potpis, prim. prev./




ТУМАС  
**Tatjana Jovović**

za ruski jezik, postavljena u Crnoj Gori Rješenjem ministra pravde broj: 03-745-1976/17 od 29. septembra 2017. godine, na vrijeme od pet godina, potvrđuje da je ovaj prevod vjeran originalu.

Troškovi prevoda iznose \_\_\_\_\_ €

U Podgorici, dana 23. 05. 2018

  
\_\_\_\_\_  
Potpis

  
**Tatjana Jovović**  
**Татьяна Йовович**  
ПЕРЕВОДЧИК

русского языка, назначенная в Черногории в соответствии с Решением министра юстиции № 03-745-1976/17 от «29» сентября 2017 года, сроком на пять лет, подтверждает, что данный перевод соответствует оригиналу.

Стоимость перевода составляет \_\_\_\_\_ €

В Подгорице, дата: \_\_\_\_\_

Печать Подпись

## ДОВЕРЕННОСТЬ

город Бишкек, ул. Абдрахманова, д.166, каб.55,

Восемнадцатого мая  
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ



два тысячи восемнадцатого года.  
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Я, гражданин Кыргызской Республики **Задорин Ренат Митхатович**, 12.02.1966 года рождения, паспорт серии AN 1998883, выдан ИИМ 50-55, от 22.10.2010 года, общегражданский паспорт серии AC 1423125 выдан ГАИРТ от 22.10.2010 года, зарегистрированный по адресу: Кыргызская Республика, г.Бишкек, г.Бишкек, 3 мкр., д.7, кв.4, - учредитель с долей капитала 90% в компании „**SEA TRADE**“ **ООО КОТОР**, ул. Пут Првоборца бб, Шкаляры, Котор Черногория, зарегистрированный в ЦРПС с номером 5- 0393944, ИНН: 02669935, (далее по тексту Общество),

настоящей доверенностью уполномочиваю гражданина Республики Черногория **Секуличу Даниэлю (SEKULIC DANIJEL)**, 04.10.1983 года рождения, паспорт серии J39BA5702, выдан Полицейским Департаментом Подгорицы, от 16.02.2010 года, проживающего по адресу: , Черногория, Подгорицы, улица Аеродромска, представлять меня и мои интересы учредителя в государственных и негосударственных органах, организациях и учреждениях Республики Черногория, подписать от моего имени и подать форму PS02 в Центральный реестр хозяйствующих субъектов Черногории (далее в тексте ЦРПС), для того, чтобы Общество изменило Исполнительного директора и уполномоченного представителя, адрес для получения официальной почты и адрес основного места деятельности Общества; подписать от моего имени и подать пересмотренный текст Устава Общества в ЦРПС; подписать от моего имени и подать Решение о назначении и увольнении исполнительного директора и Решение о назначении и увольнении уполномоченного представителя в ЦРПС; подписать от моего имени и подать решение об изменении местонахождения, адреса для получения официальной почты и адреса основного места деятельности Общества в ЦРПС; провести всю процедуру для Общества в ЦРПС, и после регистрации получить решение об оформлении/ регистрации; получить печать зарегистрированного Общества, производить все необходимые платежи, а также совершать все иные действия и формальности, связанные с исполнением данного поручения.

Полномочия по этой доверенности не могут быть переданы другим лицам.

Доверенность выдана сроком на три года.

Подпись Задорин Ренат Митхатович

18 мая 2018 года настоящая доверенность удостоверена мной, Шакировой Асель Кененбековной - частным нотариусом Первомайского нотариального округа г. Бишкек Кыргызской Республики. Лицензия МЮ КР № 670 от 04.06.2014 года.

Доверенность подписана **Задориным Ренатом Митхатовичем** в моем присутствии. Дееспособность и правоспособность его удостоверена, зарегистрировано в реестре. Зыскано государственной печатью. Нотариус \_\_\_\_\_



# APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Өлкө..... *Кыргыз Республикасы*  
Ушул расмий документ

2. кол коюлду (фамилиясы) *Макирова А.К.*

3. катарында чыккан ..... *жеке нотариус*

4. мөөр/штамп менен күбөлөндүрүлгөн (мекеменин аталышы) ..... *Биримчи ички нотариус нотариалдык аймагы*  
күбөлөндүрүлдү

5. .... *Бишкек шаары*

6. (датасы) ..... *21.05.2018-ж.*

7. (күбөлөндүргөн органдын аталышы)..... *Чуу-Бишкек шаарынын ички иш башкармалыгынын*

8. № *2767*

9. мөөрү/.....

10. колу .. *О.К. Софонов*





PREVOD SA RUSKOG JEZIKA

**PUNOMOĆJE**

grad Biškek, ul. Abrahamova 166, kab. 55,  
**Osamnaestog maja** dvije hiljade osamnaeste godine  
/Grb Kirgiske Republike/ KIRGISKA REPUBLIKA

Ja, državljanin Kirgiske Republike **Zadorin Renat Mithatovič**, rođen 12. 02. 1966. godine, lična karta serije AN 1998883, izdata od strane IIM (Ministarstva unutrašnjih poslova) 50-55 dana 22. 10. 2010. godine, pasoš serije AC 1423125, izdat od strane GAIRT (Državne agencije za informacione resurse i tehnologije) dana 22. 10. 2010. godine, prijavljen na adresi: Kirgiska Republika, Biškek, 3. mikrorajon, zgrada 7. stan 4, osnivač sa udjelom kapitala 90% u kompaniji „**SEA TRADE**“ **DOO KOTOR**, ul. Put prvoborca bb, Škaljari, Kotor, Crna Gora, registrovanoj u CRPS pod brojem 5-0393944, PIB: 02669935; (dalje u tekstu Društvo);

ovim punomoćjem ovlašćujem državljanina Republike Crne Gore **Danijela Sekulića (DANIJEL SEKULIĆ)**, rođenog 04. 10. 1983. godine, pasoš serije J39BA5702, izdat od strane PJ Podgorica, datum izdavanja 16. 02. 2010. godine, nastanjen na adresi: ulica Aerodromska, Podgorica, Crna Gora,

da zastupa mene i moje interese kao osnivača pred državnim i nedržavnim organima, organizacijama i ustanovama Republike Crne Gore, da u moje ime potpiše i preda obrazac PSO2 u Centralni registar privrednih subjekata (dalje u tekstu CRPS) kako bi Društvo izvršilo promjenu Izvršnog direktora i ovlašćenog zastupnika, adresu za prijem službene pošte i adresu glavnog mjesta poslovanja Društva; da u moje ime potpiše i preda revidirani tekst Statuta Društva u CRPS; da u moje ime potpiše i preda u CRPS Odluku o imenovanju i razrješenju izvršnog direktora i Odluku o imenovanju i razrješenju ovlašćenog zastupnika; da u moje ime potpiše i preda odluku o promjeni sjedišta, adrese za prijem službene pošte i adrese glavnog mjesta poslovanja Društva, da sprovede kompletnu proceduru za Društvo u CRPS, i da poslije registracije preuzme odluku o upisu/registraciji; da vrši sva neophodna plaćanja, kao i da obavlja sve druge radnje i formalnosti u vezi sa izvršenjem ovog naloga.

Ovlašćenja iz ovog punomoćja **ne mogu biti** predata drugim licima.  
Punomoćje je izdato na rok od **tri godine**.

**Potpis** Zadorin Zadorin Renat Mithatovič /svojeručan potpis/

**18. maja 2018.** godine ovo punomoćje sam ovjerila ja, Šakirova Asel Kenenbekovna, privatni notar Prvomajskog notarskog okruga u Biškeku, Kirgiska Republika. Licenca МЮ КП № 670 од 04. 06. 2014. godine.

Punomoćje je u mom prisustvu potpisao **Zadorin Renat Mithatovič**. Njegov identitet je potvrđen, radna i pravna sposobnost su provjerene.

Zavedeno u registru pod br. 2234 /Okrugli pečat notara/  
Naplaćena državna taksa (nečitko, prim. prev.)  
Notar /svojeručan potpis/

/Sastavni dio ovog punomoćja je i apostil na kirgiskom jeziku, na kome je pod tačkom 6. evidentan datum 21. 05. 2018, a pod tačkom 8. br. 2766, prim. prev./



**TUMAČ**  
**Tatjana Jovović**

za ruski jezik, postavljena u Crnoj Gori Rješenjem ministra pravde broj: 03-745-1976/17 od 29. septembra 2017. godine, na vrijeme od pet godina, potvrđuje da je ovaj prevod vjeran originalu.

Troškovi prevoda iznose \_\_\_\_\_ €

U Podgorici, dana 28. 05. 2018.

  
Potpis

**Татьяна Йозович**  
**ПЕРЕВОДЧИК**

русского языка, назначенная в Черногории в соответствии с Решением министра юстиции № 03-745-1976/17 от «29» сентября 2017 года, сроком на пять лет, подтверждаю, что данный перевод соответствует оригиналу.

Стоимость перевода составляет \_\_\_\_\_ €

В Подгорице, дата: \_\_\_\_\_

ПечатьПодпись

U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima Crne Gore ("Sl. list RCG", br. 06/02 od 08.02.2002, "Sl. list CG", br. 17/07 od 31.12.2007, 80/08 od 26.12.2008, 40/10 od 22.07.2010, 73/10 od 10.12.2010, 36/11 od 27.07.2011, 40/11 od 08.08.2011) i Statuta " **SEA TRADE** " društvo sa ograničenom odgovornošću, PIB: **02669935** (u daljem tekstu: Društvo), osnivači RENAT ZADORIN, Republika Kirgizija, br. pasoša: AC1423125, ALEXANDRA GLINENKO, Ruska Federacija, br. pasoša: 72 3357744, VALERY LITVAK, Izrael, br.pasoša: 21300499, preko punomoćnika Danijela Sekulića sa JMB:0410983210280 dana 07.06.2018. godine, donose

## ODLUKU

### o promjeni ovlašćenja izvršnog direktora Društva

#### Član 1.

 **Marija Janković** sa  z Podgorice, adresa ul.Radosava Burića 33, obavlja funkciju izvršnog direktora Društva.

#### Član 2.

Izvršni direktor iz ove Odluke ima pravo da pojedinačno zastupa Društvo u svim pravnim poslovima u unutrašnjem i spoljno-trgovinskom prometu bez ograničenja.

#### Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### OSNIVAČI :

DANIJEL SEKULIĆ  
po specijalnom punomoćju  
za ZADORIN RENAT  
Br.pasoša: AC1423125

DANIJEL SEKULIĆ  
po specijalnom punomoćju  
za ALEXANDRA GLINENKO  
Br.pasoša: 72 3357744

DANIJEL SEKULIĆ  
po specijalnom punomoćju  
za VALERY LITVAK  
Br.pasoša: 21300499



PREVOD SA RUSKOG JEZIKA

77 A B 5409454

PUNOMOĆJE

**Moskva, sedamnaestog maja dvije hiljade osamnaeste godine**

Ja, **Glinenko Aleksandra Viktorovna (Глиненко Александра Викторовна** na ruskom, prim. prev.), rođena 02. oktobra 1989. godine u ROSTOVU NA DONU, državljanka Ruske Federacije, ženskog pola, lična karta državljanina Ruske Federacije 45 12 928358, izdata od ODJELJENJA UFMS (Uprave Federalne migracione službe) RUSIJE ZA MOSKVU, REJON JUŽNO TUŠINO 14. februara 2013. godine, šifra sektora: 770-099, prijavljena na adresi: Rusija, Moskva, ulica Maršala Konjeva 14 (četnaest), stan 57 (pedest sedam), pasoš državljanina Ruske Federacije koji identifikuje državljanina Ruske Federacije izvan granica Ruske Federacije br. 72 3357744, izdat 02. marta 2013. godine od strane FMS 77001, rok važenja ističe 02. marta 2023. godine (u daljem tekstu Davalac punomoćja), budući da sam osnivač sa udjelom kapitala 5% (pet) procenata u kompaniji "SI TREJD" ("SEA TRADE) KOTOR DOO, ul. Put prvoborca bb, Škaljari, Kotor, Crna Gora, registrovanoj u CRPS pod brojem 5-0393944, PIB: 02669935, ovim punomoćjem ovlašćujem:

**Danijela Sekulića iz Podgorice,** [REDACTED]

("Punomoćnik") da u moje ime i za moj racun vrsi sljedece radnje:

- potpiše i preda obrazac PS02 u Centralni registar privrednih subjekata Crne Gore (u daljem tekstu CRPS), kako bi "SEA TRADE" KOTOR, PIB: 02669935 izvršilo promjenu Izvršnog direktora i ovlašćenog zastupnika, adresu za prijem službene pošte i adresu glavnog mjesta poslovanja Društva;
- potpiše i preda novu verziju teksta Statuta Društva u CRPS;
- potpiše i dostavi Odluku o imenovanju i razrješenju izvršnog direktora i Odluku o imenovanju i razrješenju ovlašćenog zastupnika u CRPS;
- potpiše i dostavi odluku o promjeni sjedišta, adrese za prijem službene pošte i adrese glavnog mjesta poslovanja Društva u CRPS;
- sprovede cjelokupnu proceduru za Društvo u CRPS, i da poslije registracije preuzme rješenje o upisu/registraciji;
- preuzme pečat registrovanog Društva;

Punomoćje je izdato na rok od pet godina, sa pravom prenosa ovlašćenja iz ovog punomoćja na druga lica.

Razjašnjen mi je sadržaj članova 185-189 Građanskog zakonika Ruske Federacije.

Tekst ovog punomoćja odgovara mojim stvarnim namjerama. Razumijem pojašnjenja notara o pravnim posljedicama davanja punomoćja.

Informacije koje je notar ustanovio na osnovu

(Kraj strane originala)

77 A B 5409455

mog iskaza, tačno su unesene u tekst pravnog posla.

Sadržaj ovog punomoćja davaocu punomoćja je pročitao naglas.

**Davalac punomoćja** Glinenko Aleksandra Viktorovna (svojeručan potpis, prim. prev.)

**Ruska Federacija**

**Moskva**

**Sedamnaestog maja dvije hiljade osamnaeste godine**

Ovo punomoćje sam ovjerila ja, Kondrušina Ljudmila Vladimirovna, privremeni vršilac dužnosti notara grada Moskve Luščikove Irine Anatoljevne.

Sadržaj punomoćja odgovara izjavi volje lica koje je dalo punomoćje.



PREVOD SA RUSKOG JEZIKA

Notaristički zapisnik punomoćja je utvrđen, njegova radna sposobnost provjerena.

Zavedeno u registru: br. 77/334-H/77-2018-13-102.

Naplaćena državna taksa (prema tarifi): 200 rub. 00. kopejki

Plaćeno za pružanje usluga pravnog i tehničkog karaktera: 1200 rub. 00 kop.

L. V. Kondrušina

/okrugli pečat sa tekstem: NOTAR I. A. LUŠCIKOVA. NOTARSKI OKRUG MOSKVA//svojeručan potpis, prim. prev./

/okrugli pečat sa tekstem: NOTAR I. A. LUŠCIKOVA. NOTARSKI OKRUG MOSKVA, prošiven plavom trakom i sa nalijepljenim crvenim žigom/

Ukupno prošiveno, numerisano i ovjereno pečatom 2 lista.

Potpis privremenog vršioca dužnosti notara, svoj potpis - prim. prev.

T-J



**TUMAČ**  
**Tatjana Jovović**

za ruski jezik, postavljena u Crnoj Gori Rješenjem ministra pravde broj: 03-745-1976/17 od 29. septembra 2017. godine, na vrijeme od pet godina, potvrđuje da je ovaj prevod vjeran originalu.

Трошак превода износи \_\_\_\_\_ €  
23.05.2018.

  
Potpis

**TUMAČ**  
**PEREVOĐNIK RUSKOG JEZIKA**  
**Tatjana Jovović**

**Татьяна Йовович**  
**ПЕРЕВОДЧИК**

русского языка, назначенная в Черногории в соответствии с Решением Министерства юстиции № 03-745-1976/17 от «29» сентября 2017 года, сроком на пять лет, подтверждает, что данный перевод соответствует оригиналу.

Стоимость перевода составляет \_\_\_\_\_ €

В Подгорице, дата: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Подпись

Печать

77 A B 5409454

## PUNOMOĆJE

Grad Moskva, sedamnaestog maja dvije hiljade osamnaeste godine

Ja Glinenko Alexandra Viktorovna, rođena 02. oktobra 1989. godine u ROSTOVU NA DONU, državljanstvo: Ruske Federacije, pol: ženski, lična karta državljanina Ruske Federacije broj 45 12 928358, izdata od ODJELJENJA UFMS RUSIJE ZA GRAD MOSKVU, REJON JUŽNO TUŠINO dana 14. februara 2013. godine, šifra sektora; 770-099, prijavljena na adresi: Rusija, grad Moskva, ulica Maršala Konjeva, broj 14 (četnaest), stan 57 (pedeset sedam), pasoš državljanina Ruske Federacije br. 72 3357744, izdat 02. marta 2013. godine od FMS 77001, sa rokom važnosti do 02. marta 2023. godine (u daljem tekstu: Davalac punomoćja), osnivač sa udjelom od 5% (pet) u kompaniji „SEA TRADE“ do.o. KOTOR, Crna Gora, ul. Put Prvoborca bb, Škaljari, Kotor, Crna Gora, registrovane kod CRPS pod brojem 5-0393944, sa PIB-om 02669935, ovim punomoćjem ovlašćujem:

Danijela Sekulića iz Podgorice, Crna Gora, ulica Aerodromska bb, sa JMBG: 0410983210280, („Punomoćnik“), da može u moje ime i za moj račun da:

- potpiše i preda obrazac PS02 Centralnom Registru Privrednih subjekata, Crne Gore (u daljem tekstu CRPS) kako bi „SEA

## ДОВЕРЕННОСТЬ

Город Москва, семнадцатого мая две тысячи восемнадцатого года.

Я, гр. Глиненко Александра Викторовна, дата рождения: 02 октября 1989 года, место рождения: ГОР. РОСТОВ-НА-ДОНУ, гражданство: Российская Федерация, пол: женский, паспорт гражданина Российской Федерации 45 12 928358, выданный ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ ЮЖНОЕ ТУШИНО 14 февраля 2013 года, код подразделения: 770-099, зарегистрированная по адресу: Россия, город Москва, улица Маршала Конева, дом 14 (четырнадцать), квартира 57 (пятьдесят семь), паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации № 72 3357744, выданный 02 марта 2013 года ФМС 77001, дата окончания срока: 02 марта 2023 года (далее именуемая Доверитель), являясь учредителем с долей капитала 5% (пять) процентов в компании «СИ ТРЕЙД» («SEA TRADE») ООО, KOTOR, ул. Пут Првоборца bb, Шкаляры, Котор Черногория, зарегистрированной в ЦРПС с номером 5-0393944, ИНН: 02669935, настоящей доверенностью уполномочиваю:

Данисла Секулича из Подгорицы, Черногория, Aerodromska улица, ИНН: 0410983210280, („Поверенный“) от моего имени и за мой счет осуществлять следующие действия:

г. Моск-

TRADE" KOTOR, PIB-om 02669935 izvršib promjenu izvršnog direktora i ovlašćenog zastupnika, sjedišta adrese za prijem službene pošte i adrese glavnog mjesta poslovanja Društva

- potpiše i preda prečišćeni tekst Statuta društva u CRPS ;
- potpiše i preda Odluku o imenovanju i razrešenju izvršnog direktora i Odluku o imenovanju i razrešenju ovlašćenog zastupnika u CRPS
- potpisati i dostaviti odluku o promjeni sjedišta, adrese za dobijanje službene pošte i adrese sjedišta Društva za obavljanje osnovne djelatnosti u CRPS;
- sprovede cjelokupnu proceduru za Društvo u CRPS, kao i da po izvršenoj registraciji preuzme riješenje o upisu/registraciji;
- preuzeti pečat registrovanog Društva.

Ovo punomoćje važi pet godina, sa pravom ustupanja ovlašćenja po ovom punomoćju na druga lica.

Sadržaj članaka 185-189 Građanskog zakonika Ruske Federacije mi je pojašnjen.

Tekst ovog punomoćja odgovara mojim namjerama. Shvatila sam pojašnjenja notara o pravnim posljedicama punomoćja.

Informacije koje je notar ustanovio na osnovu

- подписать и подать форму PS02 в Центральный реестр хозяйствующих субъектов Черногории (далее в тексте ЦРПС), для того, чтобы Общество «СИ ТРЕЙД», КОТОР, ИНН: 02669935, изменило Исполнительного директора и уполномоченного представителя, адрес для получения официальной почты и адрес основного места деятельности Общества;
- подписать и предоставить новую редакцию текста Устава Общества в ЦРПС;
- подписать и подать Решение о назначении и увольнении исполнительного директора и Решение о назначении и увольнении уполномоченного представителя в ЦРПС;
- подписать и подать решение об изменении местонахождения, адреса для получения официальной почты и адреса основного места деятельности Общества в ЦРПС;
- провести всю процедуру для Общества в ЦРПС, и после регистрации получить решение об оформлении/ регистрации;
- получить печать зарегистрированного Общества;

Доверенность выдана сроком на пять лет, с правом на передоверие полномочий по настоящей доверенности другим лицам.

Содержание статей 185-189 Гражданского кодекса Российской

77 А В 5409455

mojeg iskaza unesene su u tekst pravnog  
posla vjerno. Sadržaj ovog punomoćja  
davaocu punomoćja je pročitano na glas.

Федерации мне разъяснены.

Текст настоящей доверенности  
соответствует моим действительным  
намерениям. Мне понятны разъяснения  
нотариуса о правовых последствиях выдачи  
доверенности.

Информация, установленная  
нотариусом с моих слов, внесена в текст  
сделки верно.

Содержание настоящей доверенности  
доверителю зачитано вслух.

Доверитель/ Davaoac punomoćja

*Тимченко Александра Викторовна*

Российская Федерация

88-

Город Москва

Семнадцатого мая две тысячи восемнадцатого года

Настоящая доверенность удостоверена мной, Кондрушиной Людмилой Владимировной,  
временной исполняющей обязанности нотариуса города Москвы Лушиковой Ирины  
Анатольевны.

Содержание доверенности соответствует волеизъявлению лица, выдавшего  
доверенность.

Доверенность подписана в моем присутствии.

Личность подписавшего доверенность установлена, его дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре: № 771334-н/77-2018-13-102.


Взыскано по тарифу: 200 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1200 руб.00 коп.



*[Handwritten signature]*

Л.В. Кондрушина



Всего прошнуровано,  
пронумеровано и скреплено  
печатью 2 листов.

ВРИО *Молдыр-Уса*

Ja, NOTAR, **Tanja Čepić**, sa sjedištem u Podgorici, Ulica Njegoševa 3/II, potvrđujem da je ovo prepis izvorne isprave: KOPIJE PUNOMOĆJA.

Izvorna isprava ispisana je i ima 4 stranice.

Izvornu ispravu je notaru predočila stranka DANIJEL SEKULIĆ, Podgorica,  Pasoš br. J39BA5702 PJ Podgorica ).

Naknada za rad notara za ovjeru po tarifnom broju 7 NT u iznosu od 3,75 €, i troškovi u iznosu od 1,00 € sa PDV-om od 1,00 €, što predstavlja ukupno 5,75 €, naplaćena je.

CRNA GORA


OVP-2271/2018  
U Podgorici, 07.06.2018. godine

**NOTAR**  
**TANJA ČEPIĆ**

PODGORICA

30 Notar  
**Tanja Čepić**

CRNA GORA  
PODGORICA





067 871 113  
07.06.2016  
Lashmanova

10/1807/6

**CRNA GORA  
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE  
PORESKA UPRAVA  
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA**

Broj: 5 - 0393944 / 008

U Podgorici, dana 02.06.2016.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11), rješavajući po prijavi za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću "SEA TRADE" D.O.O. - PODGORICA, broj 238239 podnijetoj dana 01.06.2016 u 11:27:30, preko

Ime i prezime: ANASTASIYA LASHMANOVA

JMBG ili br.pasoša: FB400908

Adresa: KURGUYOVA 19 BR.3/A KIEV

donosi

### **RJEŠENJE**

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat "SEA TRADE" D.O.O. - PODGORICA - registarski broj **5 - 0393944**, PIB **02669935**, i to:

**Naziv:**

Briše se: "SEA TRADE" D.O.O. - PODGORICA

Registruje se - upisuje se: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE"  
KOTOR

**Statut:**

Briše se: Statut od 04.11.2015

Registruje se - upisuje se: Statut od 01.06.2016

**Adresa uprave - sjedišta:**

Briše se: BULEV.DŽORDŽA VAŠINGTONA BR. 1 PODGORICA

Registruje se - upisuje se: PUT PRVOBORCA BB ŠKALJARI KOTOR

**Adresa za prijem službene pošte:**

Briše se: BULEV.DŽORDŽA VAŠINGTONA BR. 1 PODGORICA

Registruje se - upisuje se: PUT PRVOBORCA BB ŠKALJARI KOTOR

**Adresa glavnog mjesta poslovanja:**

Registruje se - upisuje se: PUT PRVOBORCA BB ŠKALJARI KOTOR

**JMBG/Broj pasoša osnivača, ovlašćeni zastupnik PAVEL ZADORIN**

Briše se: 75 1248942

Registruje se - upisuje se: 71 5862308

**Adresa osnivača, ovlašćeni zastupnik PAVEL ZADORIN**

Briše se: [redacted] IA  
Registruje se - upisuje se: [redacted]

**Adresa osnivača, ovlašćeni zastupnik VICTOR GLINENKO**

Briše se: [redacted]  
Registruje se - upisuje se: [redacted]

**Adresa osnivača, ovlašćeni zastupnik VALERY ZADORIN**

Briše se: [redacted]  
Registruje se - upisuje se: [redacted]

**Izvršni direktor:**

Briše se: SLAVEN MILIĆ  
[redacted]

Registruje se - upisuje se: ANASTASIYA LASHMANOVA  
Jf [redacted]  
A [redacted]

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno  
Ovlašćen da djeluje: Pojedinačno

**Ovlašćeni zastupnik:**

Briše se: SLAVEN MILIĆ  
[redacted]

Registruje se - upisuje se: ANASTASIYA LASHMANOVA  
[redacted]

Ovlašćen da djeluje: Pojedinačno

**Obrazloženje**

2307887231018

Podnositelj je dana 01.06.2016 u 11:27:30 podnio prijavu za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću SEA TRADE. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je članom 87 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11).

Sam savjetnik III

Marica Mičković

M.P.

Načelnik

Milo Paunović

Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8,00 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa 832-3161-26-Administrativna taksa.



CRNA GORA  
VLADA CRNE GORE  
PORESKA UPRAVA  
Područna jedinica Budva - Ekspozitura Kotor  
Broj: 92-01-02447-9  
KOTOR, 03.06.2016. godine

107.06.2016  
[Signature]

Na osnovu člana 27 stav 3 i člana 33 Zakona o poreskoj administraciji ("Sl.list RCG", br. 65/01 i 80/04 i "Sl.list CG", br. 20/11 i 28/12) i člana 207 Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl.list RCG", br. 60/03 i "Sl.list CG", br. 32/11) Poreska uprava, d o n o s i

## RJEŠENJE O REGISTRACIJI

Naziv: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" D.O.O.  
KOTOR

KOTOR

Poreskom obvezniku je dodijeljen:

PIB 02669935

(Matični broj)

922

(Šifra područne jedinice poreskog organa)

Datum upisa u registar: 06.08.2007. godine.

Ovim Rješenjem zamjenjuje se Rješenje broj 30-01-08740-0 od 06.08.2007. godine.

Poreski obveznik je dužan da obavijesti poreski organ o svim promjenama podataka iz registra poreskog obveznika (član 33 Zakona o poreskoj administraciji) u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.

Uputstvo o pravnom sredstvu: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG - Odsjek za drugostepeni poreski i carinski postupak, u roku od 15 dana od dana prijema Rješenja. Žalba se predaje preko ove Područne jedinice i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8,00 €, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se uplaćuje u korist računa broj 832-3161-26 - Administrativna taksa.

M.P.

PORESKI INSPEKTOR I

[Signature]  
Nataša Damjanović

07/06.2016  
[Signature]

CRNA GORA  
VLADA CRNE GORE  
PORESKA UPRAVA

**Područna jedinica Budva - Ekspozitura Kotor**

BROJ: 92/31-01864-3  
KOTOR, 03.06.2016. godine

Na osnovu člana 55. Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Sl.list RCG", broj 65/01... 04/06 i "Sl.list CG", broj 16/07... 09/15), člana 33. Zakona o poreskoj administraciji ("Sl. list RCG", broj 65/01 i 80/04 i "Sl. list CG", broj 20/11 i 28/12) i člana 207. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl.list RCG", broj 60/03 i "Sl.list CG", br. 32/11) Poreska uprava, donosi

**Rješenje o registraciji za PDV**

Naziv **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" D.O.O.  
KOTOR**

**KOTOR**

PIB **02669935**

**922**

(Šifra područne jedinice poreskog organa)

Obvezniku je dodijeljen PDV registracioni broj: **30/31-06549-5**

Svojestvo obveznika za PDV je stečeno: **06.08.2007.** godine.

Ovim Rješenjem zamjenjuje se Rješenje broj **30/31-06549-5** od **06.08.2007.** godine.

**Poreski obveznik je dužan da obavijesti poreski organ o izmjeni i prestanku obavljanja djelatnosti za koju je obavezan da obračunava i plaća PDV.**

M.P.

PORESKI INSPEKTOR I  
[Signature]

Nataša Damjanović



## IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0393944 / 007  
PIB: 02669935

Datum registracije: 12.07.2007.  
Datum promjene podataka: 05.11.2015.

### "SEA TRADE" D.O.O. - PODGORICA

Broj važeće registracije: /007

Skraćeni naziv: SEA TRADE  
Telefon:  
eMail:  
Datum zaključivanja ugovora: 04.07.2007.  
Datum donošenja Statuta: 04.07.2007. Datum promjene Statuta: 04.11.2015.  
Adresa glavnog mjesta poslovanja: *PUT PRUOBORCA BB*  
Adresa za prijem službene pošte: ~~BULEV. DŽORDŽA VAŠINGTONA BR. 1 PODGORICA~~  
Adresa sjedišta: ~~BULEV. DŽORDŽA VAŠINGTONA BR. 1 PODGORICA~~  
Pretežna djelatnost: 5510 Hoteli i sličan smještaj *+ NAGMP*  
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA  
Oblik svojine: Privatna  
Porijeklo kapitala: Strani  
Upisani kapital: 0,00Euro (Novčani Euro, nenovčani Euro)

#### OSNIVAČI:

PAVEL ZADORIN ~~75-1248942~~

Uloga: Osnivač

Udio: 28% Adr

**VICTOR GLINENKO** 71 2327761

Uloga: Osnivač

Udio: 22% Ad

**VALERY LITVAK** 21300499

Uloga: Osnivač

Udio: 22% Ad

**VALERY ZADORIN** 75 0696100

Uloga: Osnivač

Udio: 28% Ad

**LICA U DRUŠTVU:**

**SLAVEN MILIĆ**

Adresa: VELI

Uloga: Ovla

Ovlašćenja u pr

Ovlašćen da dje

**SLAVEN MILIĆ**

Adresa: VELI

Uloga: Izvrš

Ovlašćenja u pr

Ovlašćen da dje

**VALERY ZADORIN**

Adresa: UDALCO

Uloga: Ovlašćen

Ovlašćenja u prom

Ovlašćen da djeluje

**PAVEL ZADORIN**

Adresa: UDALCO

Uloga: Ovlašćen

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ( )

**VALERY LITVAK** 21300499

Adresa: IZRAEL

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ( )



**VICTOR GLINENKO** 71 2327761

Adresa:

Uloga:

Ovlašćenja u prometu: **Neograničeno** ( )

Ovlašćen da djeluje: **POJEDINAČNO** ( )

---

**Izdato:** 01.06.2016 godine u 11:30h

**MP**

**Načelnik**

**Milo Paunović**



**CRNA GORA**  
**MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE**

PORESKA UPRAVA  
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: . 238239

## **POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA**

Potvrđuje se da je ANASTASIYA LASHMANOVA dostavio-la dokument za Promjena društva sa ograničenom odgovornošću – DOO - SEA TRADE - DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU iz PODGORICA, registarski broj:50393944 sa sljedećim prilogima:

Kopija pasoša

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta

Saglasnost

Odluka o promjeni pasoša

Dokaz o uplaćenju naknadi za objavljivanje podataka u "Službenom listu Crne Gore"

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Punomoćje

Obrazac

Statut društva

Datum prijema dokumentacije: 1.6.2016. god.

Podgorica, dana: 1.6.2016. god.

Dokument primio/la

\_\_\_\_\_  
Gorana Abramović, Samostalna referentkinja

M.P.

## PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Zastupnika PunomoćnikaJMB: Država: Ime i prezime: Opština: Telefon: e-mail:  Označiti podatak koji se mijenjaPROMJENA PODATAKA 

## Privredni subjekt

Matični broj: Registarski broj: Puni naziv: 

## 1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja  OD  KD  AD  DOO  
 NVO  Ustanova  Zadruga  Ostali

1.2. Puni naziv:   
 \*ukoliko je promjen puni naziv izvršice se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv:

1.4. Podaci o Statutu: Datum donošenja:

1.5. Podaci o Ugovoru / odluci o osnivanju: Datum zaključenja/donošenja:

## 2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opština:  2.2. Mjesto:   
 2.3. Ulica:  2.4. Broj:

## 3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE



3.1. Država:   
 3.2. Opština:  3.3. Mjesto:   
 3.4. Ulica:  3.5. Broj:

## 4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine  \*ukoliko je označena promjena opštine izvršice se i preregistracija u Poreskom registru  
 4.2. Opština:  4.3. Mjesto:   
 4.4. Ulica:  4.5. Broj:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

## PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Zastupnika Punomoćnika

JMB: FB400908

Država:

Ime i prezime: ANASTASIYA LASHMANOVA

Opština:

Telefon:

e-mail:

 Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt

Matični broj: 02669935

Registarski broj: 5-0393944

Puni naziv: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" D.O.O. PODGORICA

## 1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

 OD KD AD DOO NVO Ustanova Zadruga Ostali

1.2. Puni naziv:

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU „SEA TRADE“ D.O.O.

\*ukoliko je promjen puni naziv izvršice se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv:

„SEA TRADE“ D.O.O. PODGORICA

1.4. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

01.06.2016

1.5. Podaci o Ugovoru / odluci  
o osnivanju:

Datum zaključenja/donošenja:

01.06.2016

## X 2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opština

KOTOR

2.2. Mjesto:

ŠKALJARI

2.3. Ulica:

PUT PRVOBORCA BB

2.4. Broj:

## X 3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država

CRNA GORA

3.2. Opština

KOTOR

3.3. Mjesto:

ŠKALJARI

3.4. Ulica:

PUT PRVOBORCA BB

3.5. Broj:

## X 4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine

\*ukoliko je označena promjena opštine izvršice se i preregistracija u Poreskom registru

4.2. Opština

KOTOR

4.3. Mjesto:

KOTOR, ŠKALJARI


4.4. Ulica:

PUT PRVOBORCA BB

4.5. Broj:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



**5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA**

5.1. Datum rješenja:

5.2. Broj rješenja:

\*popunjava se samo ukoliko registraciji u CRPS prethodi registracija kod drugog državnog organa

**6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST**

5 5 . 1 0

HOTELI I SLIČAN SMJEŠTAJ

**7. NOVI OBLIK SVOJINE** bez oznake svojine  privatna   družna  dva ili više oblika svojine  državna**8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA**

8.1. Telefon:

8.2. Fax:

8.3. E-mail:

8.4. Adresa internet strane:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



## 9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

## 9.1. Porijeklo kapitala:

bez oznake projekta kapitala  domaći  strani  mješoviti

## 9.2. Promjena osnovnog kapitala:

 Povećanje Smanjenje

| Osnovni kapital:                                     | Prije promjene | Iznos promjene | Nakon promjene |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Ukupno (novčani+nenovčani):                          | 10.000,00 €    |                | 10.000,00 €    |
| <input checked="" type="checkbox"/> novčani – iznos: |                |                |                |
| <input type="checkbox"/> nenovčani – iznos:          |                |                |                |

## 10. PROMJENA OSNIVAČA

## VRSTA PROMJENE

Prestanak  Regstruje se  Mijenja se udio

## 10.1. Status:

Osnivač  Član DOO  Ortak  
 Komanditor  Komplementar  Zadrugar  Drugo

\*upisati status

## 10.2. MB / JMB:

75 0696100

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša  
 za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

## 10.3. Naziv / Ime i prezime:

VALERY ZADORIN

## 10.4. Sjedište / Adresa:

Država

Opština

Ulica:

## 10.5. Udio

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:




## 11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora  
 Upravni odbor  
 Skupština  
 Drugo

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

## 12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

## VRSTA PROMJENE

- Prestanak       Imenuje se       Mijenja se obim ovlaštenja

## 12.1. Status

- Direktor       Predsjednik organa upravljanja       Član odbora direktora       Član organa upravljanja       Član upravnog odbora  
 Sekretar društva       Ovlašćeni zastupnik       Revizor       Drugo

\* upisati status

12.2. JMB:

75 0696100

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

VALERY ZADORIN

12.4. Adresa:

Država

BOSNA I HERCEGOVINA

Opština

Ulica:

12.5. Ovlaštenja u promeni

- neograničena

12.6. Ovlašten da djeluje

- Pojedinačno

- Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja  
 Sekretarom društva  
 Direktorom društva

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



## 9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

## 9.1. Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala  domaći  strani  mješoviti

## 9.2. Promjena osnovnog kapitala:

 Povećanje Smanjenje

| Osnovni kapital:                                     | Prije promjene | Iznos promjene | Nakon promjene |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Ukupno (novčani+nenovčani):                          | 10.000,00 €    | €              | 10.000,00 €    |
| <input checked="" type="checkbox"/> novčani – iznos: | €              | €              | €              |
| <input type="checkbox"/> nenovčani – iznos:          | €              | €              | €              |

## 10. PROMJENA OSNIVAČA

## VRSTA PROMJENE

Prestanak  Regstruje se  Mijenja se udio

## 10.1. Status:

Osnivač  Član DOO  Ortak  
 Komanditor  Komplementar  Zadrugar  Drugo

\*upisati status

## 10.2. MB / JMB:

71 5862308

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša  
 za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

## 10.3. Naziv / Ime i prezime:

PAVEL ZADORIN

## 10.4. Sjedište / Adresa:

Država

HRVATSKA FEDERACIJA


Opština

Ulica:

## 10.5. Udio

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:




## 11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora  
 Upravni odbor  
 Skupština  
 Drugo

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

## 12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

## VRSTA PROMJENE

- Prestanak       Imenuje se       Mijenja se obim ovlaštenja

## 12.1. Status

- Direktor       Predsjednik organa upravljanja       Član odbora direktora       Član organa upravljanja       Član upravnog odbora  
 Sekretar društva       Ovlašćeni zastupnik       Revizor       Drugo

\* upisati status

12.2. JMB:

71 5862308

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

PAVEL ZADORIN

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.5. Ovlaštenja u prom

- neograničen

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno       Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja  
 Sekretarom društva  
 Direktorom društva

\*upisati ako je drugačije od ponudnog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



**9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI**

9.1. Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala  domaći  strani  mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

Povećanje  
 Smanjenje

| Osnovni kapital:                                     | Prije promjene | Iznos promjene | Nakon promjene |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Ukupno (novčani+nenovčani):                          | 10.000,00 €    |                | 10.000,00 €    |
| <input checked="" type="checkbox"/> novčani – iznos: |                |                |                |
| <input type="checkbox"/> nenovčani – iznos:          |                |                |                |

**10. PROMJENA OSNIVAČA**

VRSTA PROMJENE

Prestanak  Regstruje se  Mijenja se udio

10.1. Status:

Osnivač  Član DOO  Ortak  
 Komanditor  Komplementar  Zadrugar  Drugo

\*upisati status

10.2. MB / JMB:

71 2327761

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša  
za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

10.3. Naziv / Ime i prezime:

VICTOR GLINENKO

10.4. Sjedište / Adresa:

Država

Opština

Ulica:

10.5. Udio

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

*[Signature]*



## 11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora  
 Upravni odbor  
 Skupština  
 Drugo

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

## 12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

## VRSTA PROMJENE

- Prestanak       Imenuje se       Mijenja se obim ovlaštenja

## 12.1. Status

- Direktor       Predsjednik organa upravljanja       Član odbora direktora       Član organa upravljanja       Član upravnog odbora  
 Sekretar društva       Ovlašćeni zastupnik       Revizor       Drugo

\* upisati status

12.2. JMB:

71 2327761

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

✓

12.3. Ime i prezime:

VICTOR GLINENKO

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena       ograničena

\*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno       Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja  
 Sekretarom društva  
 Direktorom društva


\*upisati ako je drugačije od ponudnog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



## 9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

## 9.1. Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala  domaći  strani  mješoviti

## 9.2. Promjena osnovnog kapitala:

 Povećanje Smanjenje

| Osnovni kapital:                                     | Prije promjene | Iznos promjene | Nakon promjene |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Ukupno (novčani+nenovčani):                          | 10.000,00 €    |                | 10.000,00 €    |
| <input checked="" type="checkbox"/> novčani – iznos: |                |                |                |
| <input type="checkbox"/> nenovčani – iznos:          |                |                |                |

## 10. PROMJENA OSNIVAČA

## VRSTA PROMJENE

Prestanak  Regstruje se  Mijenja se udio

## 10.1. Status:

Osnivač  Član DOO  Ortak  
 Komanditor  Komplementar  Zadrugar  Drugo

\*upisati status

## 10.2. MB / JMB:

21300499

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša  
 za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

## 10.3. Naziv / Ime i prezime:

VALERY LITVAK

## 10.4. Sjedište / Adresa:

Država

Opština

Mjesto:

Ulica:

Broj:


## 10.5. Udio

22

%

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:




## 11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora  
 Upravni odbor  
 Skupština  
 Drugo

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

## 12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

## VRSTA PROMJENE

- Prestanak       Imenuje se       Mijenja se obim ovlaštenja

## 12.1. Status

- Direktor       Predsjednik organa upravljanja       Član odbora direktora       Član organa upravljanja       Član upravnog odbora  
 Sekretar društva       Ovlašćeni zastupnik       Revizor       Drugo

\* upisati status

12.2. JMB:

21300499

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

VALERY LITVAK

12.4. Adresa:

Država

Opština

Mjesto:

Ulica:

Broj:

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena       ograničena

\*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno       Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja  
 Sekretarom društva  
 Direktorom društva

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



## 11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora  
 Upravni odbor  
 Skupština  
 Drugo

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

## 12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

## VRSTA PROMJENE

- Prestanak  Imenuje se  Mijenja se obim ovlaštenja

## 12.1. Status

- Direktor  Predsjednik organa upravljanja  Član odbora direktora  Član organa upravljanja  Član upravnog odbora  
 Sekretar društva  Ovlašteni zastupnik  Revizor  Drugo

\* upisati status

## 12.2. JMB:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

## 12.3. Ime i prezime:

SLAVEN MILIĆ

## 12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

## 12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena  ograničena

\*unijeti opis ograničenja

## 12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno  Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja  
 Sekretarom društva  
 Direktorom društva

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



## 11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora  
 Upravni odbor  
 Skupština  
 Drugo

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

## 12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

## VRSTA PROMJENE

- Prestanak  Imenuje se  Mijenja se obim ovlaštenja

## 12.1. Status

- Direktor  Predsjednik organa upravljanja  Član odbora direktora  Član organa upravljanja  Član upravnog odbora  
 Sekretar društva  Ovlašćeni zastupnik  Revizor  Drugo

\* upisati status

12.2. JMB:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

SLAVEN MILIĆ

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena  ograničena

\*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno  Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja  
 Sekretarom društva  
 Direktorom društva

\*upisati ako je drugačije od ponudnog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



**11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA**

- Odbor direktora  
 Upravni odbor  
 Skupština  
 Drugo

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

**12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA**

## VRSTA PROMJENE

- Prestanak  Imenuje se  Mijenja se obim ovlaštenja

## 12.1. Status

- Direktor  Predsjednik organa upravljanja  Član odbora direktora  Član organa upravljanja  Član upravnog odbora  
 Sekretar društva  Ovlašćeni zastupnik  Revizor  Drugo

\* upisati status

12.2. JMB:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

ANASTASIYA LASHMANOVA

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.5. Ovlaštenja u prome

- neograničena  ograničena

\*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno  Kolektivno  
 Upisati sa kim ako je kolektivno:  
 Članovima organa upravljanja  
 Sekretarom društva  
 Direktorom društva

\*upisati ako je drugačije od ponudnog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



## 11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora  
 Upravni odbor  
 Skupština  
 Drugo

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

## 12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

## VRSTA PROMJENE

- Prestanak  Imenuje se  Mijenja se obim ovlaštenja

## 12.1. Status

- Direktor  Predsjednik organa upravljanja  Član odbora direktora  Član organa upravljanja  Član upravnog odbora  
 Sekretar društva  Ovlašćeni zastupnik  Revizor  Drugo

\* upisati status

## 12.2. JMB:

P UKR FB400908

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

## 12.3. Ime i prezime:

ANASTASIYA LASHMANOVA

## 12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

## 12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena  ograničena

\*unijeti opis ograničenja

## 12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno  Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja  
 Sekretarom društva  
 Direktorom društva

\*upisati ako je drugačije od ponudnog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:




**13. OSTALE REGISTRACIJE**

Osim postojeće registracije u CRPS-u izvršiti i registracije u:

13.1. Carinski registar

**IZJAVA:** Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



Saglasno Zakonu o privrednim društvima (Sl. list CG 06/02, 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11) PAVEL ZADORIN, Ruska Federacija, br. pasoša: 71 5862308, VICTOR GLINENKO, Ruska Federacija, br. pasoša: 71 2327761, VALERY LITVAK, Izrael, br.pasoša: 21300499 i VALERY ZADORIN, Ruska Federacija, br.pasoša: 75 0696100 u svojstvu osnivača, dana 01.06.2016. godine donose:

## O D L U K U

O promijeni izvršnog direktora, kod d.o.o. "SEA TRADE" iz Kotora.

### Član 1.

Društvo sa ograničenom odgovornošću "SEA TRADE" Kotor je upisano kod CPRS-a u Podgorici, rješenjem **5-0393944** dana 04.07.2007 godine, matični broj **02669935**.

### Član 2.

Umjesto **Slaven Milić** [redacted] Odlukom se imenuje **Lashmanova Anastasiya sa pasošem br. P UKR FB400908** za izvršnog direktora Društva.

### Član 3.


Izvršni direktor d.o.o. "SEA TRADE" iz Kotora je **Lashmanova Anastasiya sa pasošem br. P UKR FB400908**.

### Član 4


Odluka stupa na snagu danom donošenja.




Osnivači:

  
**LASHMANOVA ANASTASIYA**






**LASHMANOVA ANASTASIYA**  
po punomoćju br. 77 AB 9504666  
za VICTOR GLINENKO  
br.pasoša: 71 2327761



**LASHMANOVA ANASTASIYA**  
po punomoćju br. 77 AB 9504670  
za VALERY LITVAK  
Br.pasoša: 21300499



**LASHMANOVA ANASTASIYA**  
po punomoćju br. 77 AB 9504669  
za VALERY ZADORIN  
br.pasoša: 75 0696100

Saglasno Zakonu o privrednim društvima (Sl. list CG 06/02, 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11) PAVEL ZADORIN, Ruska Federacija, br. pasoša: 71 5862308, VICTOR GLINENKO, Ruska Federacija, br. pasoša: 71 2327761, VALERY LITVAK, Izrael, br.pasoša: 21300499 i VALERY ZADORIN, Ruska Federacija, br.pasoša: 75 0696100 u svojstvu osnivača, dana 01.06.2016. godine donose:

## O D L U K U

**DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" D.O.O. KOTOR**

I  
RAZRJEŠAVA SE Slaven Milić iz Podgorice, JMBG ( ) sa funkcije Izvršnog direktora društva „SEA TRADE” D.O.O. – KOTOR.

Slaven Milić će prestati da obavlja poslove iz nadležnosti izvršnog direktora zaključno sa 01.06.2016. godine.

II  
Osnivači ovom odlukom IMENUJU Lashmanova Anastasiya, iz Ukraine, pasoš br. P UKR FB400908, za Izvršnog direktora društva „SEA TRADE” D.O.O. – KOTOR, počev od 01.06.2016. godine.

III  
Zadužuju se stručne službe Društva za sprovođenje ove Odluke



Osnivači:

LASHMANOVA ANASTASIYA  
po punomoćju br. 77 AB 9504667  
za PAVEL ZADORIN  
br. pasoša: 71 5862308

LASHMANOVA ANASTASIYA  
po punomoćju br. 77 AB 9504666  
za VICTOR GLINENKO  
br.pasoša: 71 2327761



*Lashmanova*

**LASHMANOVA ANASTASIYA**  
**po punomoćju br. 77 AB 9504670**  
**za VALERY LITVAK**  
**Br.pasoša: 21300499**

*Lashmanova*

**LASHMANOVA ANASTASIYA**  
**po punomoćju br. 77 AB 9504669**  
**za VALERY ZADORIN**  
**br.pasoša: 75 0696100**

Saglasno Zakonu o privrednim društvima (Sl. list CG 06/02, 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11) PAVEL ZADORIN, Ruska Federacija, br. pasoša: 71 5862308, VICTOR GLINENKO, Ruska Federacija, br. pasoša: 71 2327761, VALERY LITVAK, Izrael, br. pasoša: 21300499 i VALERY ZADORIN, Ruska Federacija, br. pasoša: 75 0696100 u svojstvu osnivača, dana 01.06.2016. godine donose:

## O D L U K U

### DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" D.O.O. KOTOR

I  
RAZRJEŠAVA SE Slaven Milić iz [REDACTED] sa funkcije  
Ovlašćenog zastupnika Društva „SEA TRADE“ D.O.O. – KOTOR.

Slaven Milić će prestati da obavlja poslove iz nadležnosti Ovlašćenog zastupnika  
zaključno sa 01.06.2016. godine.

### II


Osnivači ovom odlukom IMENUJU Lashmanova Anastasiya, iz Ukraine, pasoš br. P  
UKR FB400908, za Ovlašćenog zastupnika Društva „SEA TRADE“ D.O.O. – KOTOR,  
počev od 01.06.2016. godine.

### III

Zadužuju se stručne službe Društva za sprovođenje ove Odluke.



Osnivači:

  
LASHMANOVA ANASTASIYA

[REDACTED]  
  
LASHMANOVA ANASTASIYA  
po punomoćju br. 77 AB 9504666  
za VICTOR GLINENKO  
br. pasoša: 71 2327761



*Lashmanova*

**LASHMANOVA ANASTASIYA**

po punomoćju br. 77 AB 9504670

za VALERY LITVAK

Br.pasoša: 21300499

*Lashmanova*

**LASHMANOVA ANASTASIYA**

po punomoćju br. 77 AB 9504669

za VALERY ZADORIN

br.pasoša: 75 0696100

Saglasno Zakonu o privrednim društvima (Sl. list CG 06/02, 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11) PAVEL ZADORIN, Ruska Federacija, br. pasoša: 71 5862308, VICTOR GLINENKO, Ruska Federacija, br. pasoša: 71 2327761, VALERY LITVAK, Izrael, br.pasoša: 21300499 i VALERY ZADORIN, Ruska Federacija, br.pasoša: 75 0696100 u svojstvu osnivača, dana 01.06.2016. godine donose:

## O D L U K U

### O IZMJENI STATUTA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU " SEA TRADE " D.O.O. KOTOR

Shodno donešenim odlukama od 01.06.2016. godine mijenja se Statut Društva sa ograničenom odgovornošću " SEA TRADE " Kotor:

**1.Mijenja se član 5. Društva sa ograničenom odgovornošću " SEA TRADE " Kotor: tako da će umjesto do sada važećeg člana 5. biti na snazi novi član 5. koji glasi:**

**Sjedište Društva sa ograničenom odgovornošću " SEA TRADE " Kotor je: Put Prvoborca bb, Škaljari, Kotor**

**Firmu i sjedište može mijenjati osnivači.**

**Adresa Društva za zvanične dopise je: Put Prvoborca bb, Škaljari, Kotor**

**2.Mijenja se član 17. Društva sa ograničenom odgovornošću " SEA TRADE " Kotor: tako da će umjesto do sada važećeg člana 17. biti na snazi novi član 17. koji glasi:**

**Poslove zastupanja i predstavljanja Društva vrši Izvršni direktor Lashmanova Anastasiya,Ukraina sa pasošem br. P UKR FB400908 sa neograničenom odgovornošću.**

**3. Mijenja se član 8. Društva sa ograničenom odgovornošću " SEA TRADE " Kotor: tako da će umjesto do sada važećeg člana 8. biti na snazi novi član 8. koji glasi:**


**Vlasnici udjela Društva sa ograničenom odgovornošću " SEA TRADE " Kotor su:**

- PAVEL ZADORIN, R  
5862308,
- VICTOR GLINENKO  
Moskva br pasoša:
- VALERY LITVAK, Iz
- VALERY ZADORIN,  
0696100.

**Sve ostale odredbe Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću " SEA TRADE "**  
**Kotor ostaju važeće i neizmijenjene.**

U Kotor, 01.06.2016.godine

**Osnivači:**



**LASHMANOVA ANASTASIYA**  
**po punomoćju br. 77 AB 9504667**  
**za PAVEL ZADORIN**  
**br.pasoša: 71 5862308**



**LASHMANOVA ANASTASIYA**  
**po punomoćju br. 77 AB 9504666**  
**za VICTOR GLINENKO**  
**br.pasoša: 71 2327761**



**LASHMANOVA ANASTASIYA**  
**po punomoćju br. 77 AB 9504670**  
**za VALERY LITVAK**  
**Br.pasoša: 21300499**



**LASHMANOVA ANASTASIYA**  
**po punomoćju br. 77 AB 9504669**  
**za VALERY ZADORIN**  
**br.pasoša: 75 0696100**



77 А Б 9504666

## ДОВЕРЕННОСТЬ

Город Москва.

Двадцать восьмого апреля две тысячи шестнадцатого года.

Я, гр. Глиненко Виктор Михайлович, 04 мая 1949 года рождения, место рождения: Г. ФРУНЗЕ КИРГИЗИЯ, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт 45 03 448898, выданный РОВД "ЮЖНОЕ ТУШИНО" Г. МОСКВЫ 16 июля 2002 года, код подразделения 772-085, зарегистрированный по адресу: Россия, город Москва, улица Маршала Конева, дом 14, квартира 51, заграничный паспорт Российской Федерации 71 2327761, выданный ФМС 77812, 28 октября 2010 года, дата окончания срока действия 28 октября 2020 года, являясь учредителем Общества ООО «СИ ТРЕЙД» Подгорица, ул. Герцеговацкой 31, Подгорица („SEA TRADE“ d.o.o. Podgorica, ul. Hercegovacka 31, Podgorica), Решение о регистрации № 5-0393944/006, НДС: 02669935 (далее именуемое – Общество), настоящей доверенностью уполномочиваю

гр. Украины АНАСТАСИЮ ЛАШМАНОВУ, 23 июля 1987 года рождения, заграничный паспорт номер: P UKR FB400908, выданный 3201, 24 апреля 2015 года, зарегистрированную по адресу: Украина, г. Киев, Кургузова 19/3а,

от моего имени и за мой счет прозвести следующие изменения в Обществе ООО «СИ ТРЕЙД» Подгорица („SEA TRADE“ d.o.o. Podgorica): изменение Исполнительного директора и местонахождение Общества.

Для чего предоставляю право осуществить следующие действия:

- Подписать Решение об освобождении от должности исполнительного директора Славена Милича из г. Подгорица (персональный номер гражданина (JMBG) 0609969210015); Решение о назначении на должность исполнительного директора гр. Украины Анастасию Лашманову (паспорт № FB 400908) в Обществе ООО «СИ ТРЕЙД» Подгорица („SEA TRADE“ d.o.o. Podgorica), Решение об изменении местонахождения Общества по адресу: Подгорица, ул. Герцеговацкой 31 (Podgorica, ul. Hercegovacka 31), на новый адрес местонахождения Общества: Пут Првоборца бб, Шкаляри, 85330 Котор (Put Prvoborca bb, Škaljari, 85330 Kotor); Решение об изменении паспорта Учредителя.

- Подписать Устав Общества и все иные документы, решения, акты, необходимые для проведения указанных выше изменений в ЦРПС Налогового управления в г. Подгорице. Таможенном управлении Черногории, Налоговом управлении Черногории и в других государственных органах, в целях осуществления деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством Черногории, оплатить необходимые сборы и пошлины; расписываться за меня и выполнять все действия, связанные с данным поручением.

Таким образом, касательно Общества ООО «СИ ТРЕЙД» Подгорица („SEA TRADE“ d.o.o. Podgorica) будут произведены ниже следующие изменения:

г. Моск-

Исполнительный директор: гр. Украины АНАСТАСИЯ ЛАШМАНОВА. 23 июля 1987 года рождения, заграничный паспорт номер: P UKR FB400908, выданный 3201, 24 апреля 2015 года, зарегистрированная по адресу: Украина, г. Киев, Кургузова 19/3а.

Местонахождение Общества: Пут Првоборца бб, Шкаляри, 85330 Котор (Put Prvoborca bb, Škaljari, 85330 Kotor)

Доверенность может быть использована только для вышеуказанных целей, без права передоверия полномочий по настоящей доверенности другим лицам.

Доверенность выдана сроком на один год.

Смысл и значение доверенности, ее юридические последствия, а также содержание статей 185-189 Гражданского кодекса Российской Федерации мне разъяснены и соответствуют моим намерениям.

Содержание настоящей доверенности доверителю зачитано вслух.

*Глиненко Виктор Михайлович*

**-ВФ** Город Москва.

Двадцать восьмого апреля две тысячи шестнадцатого года.

Настоящая доверенность удостоверена мной, Кондрушиной Людмилой Владимировной, временно исполняющей обязанности нотариуса города Москвы Лушиковой Ирины Анатольевны.

Доверенность подписана гр. Глиненко Виктором Михайловичем в моем присутствии. Личность его установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № *6-748*

Взыскано по тарифу: 300 руб. 00 коп.

Взыскано за услуги правового  
и технического характера: 1000 руб. 00 коп.

Временно исполняющая обязанности нотариуса



*[Handwritten signature]*



77 AB 9504666

## PUNOMOĆJE

grad Moskva, dvadeset osmi aprila dvije hiljade šesnaeste godine

Ja, građanin Glinenko Viktor Mihajlovič, rođen 04.05.1949.godine, u gradu Frunze, Kirgizija, državljanstvo: Ruska Federacija, pol muški, pasoš (unutrašnji) br.45 03448898, izdat od ROVD, Južno Tušino, grad Moskva, dana 16.jula 2002.godine, šifra jedinice 772-085, sa prebivalištem na adresi ul. Maršala Konjeva, d.14 kv.51, pasoš Ruske Federacije br.712327761, izdat od FMS 77812, dana 28.10.2010.godine, sa rokom važnosti do 28.oktobra 2020.godine, u svojstvu osnivača Društva DOO „SEA TRADE“ Podgorica, ulica Hercegovačka 31, Podgorica, Rješenje o registraciji br. 5-0393944/006, PDV: 02669935 (u dasljem tekstu - Društvo), ovim punomoćjem ovlašćujem:

Državljkanku Ukrajine, LAŠMANOVU ANASTASIJU, rođenu 23.jula 1987.godine, pasoš broj P UKR FB400908, izdat od organa 3201, dana 24.aprila 2015.godine, sa prebivalištem na adresi Kijev, Kurguzova 19/a,

da u moje ime i za moj račun obavi sljedeće izmjene u Društvu DOO „SEA TRADE“ Podgorica: promjena Izvršnog direktora i sjedišta Društva.

Radi čega je ovlašćujem da obavi sljedeće radnje:

- Potpiše Odluku o razriješenju izvršnog direktora, Slavena Milića iz Podgorice sa JMBG 0609969210015; Odluku o imenovanju na dužnost izvršnog direktora državljanke Ukrajine Lashmanove Anastasiye (pasoš br. FB 400908) u Društvu „SEA TRADE“ d.o.o. Podgorica, Odluku o promjeni Sjedišta firme sa adrese: Podgorica, ul.Hercegovacka 31, na novu adresu sjedišta firme: Put Prvorborca bb, Škaljari, 85330 Kotor; Odluku o promjeni pasoša Osnivača.
- Potpiše Statut Društva i sva druga dokumenta, akta, koji su potrebni za provođenje gore navedenih izmjena u CRPS Poreske uprave u Podgorici, Upravi carina CG, Poreskoj upravi CG, te u drugim državnim organima, kako bi društvo poslovalo u skladu sa pozitivnim zakonodavstvom Crne Gore, da plati sve neophodne takse i dažbine; da se potpisuje u moje ime i da obavlja sve radnje koje se tiču ovog naloga.

Na taj način će u Društvu „SEA TRADE“ d.o.o. Podgorica će biti izvršene sljedeća izmjene:

**Izvršni direktor:** državljanka Ukrajine, ANASTASIJA LAŠMANOVA, rođena 23 jula 1987 godine, pasoš br. P UKR FB400908 izdat od 3201, 24 aprila 2015 godine, sa prebivalištem na adresi Kurguzova 19/3a, Kijev, Ukraina.

**Sjedište Društva:** Put Prvorborca bb, Škaljari, 85330 Kotor

**Punomoćje se može koristiti samo za gore navedene ciljeve, bez prava da se ovlašćenja iz ovog punomoćja prenose na druga lica.**



Punomoćje je izdato na vrijeme od jedne godine

Smisao i značenje punomoćja, njegove pravne posljedice, kao i sadržaj članova 185-189 Građanskog kodeksa Ruske Federacije su mi pojašnjeni i odgovaraju mojim namjerama.

Sadržaj ovog punomoćja je naglas pročitan davaocu punomoćja.

Glinenko Viktor Mihajlovič (potpisano)

Grad Moskva,

Dvadeset osmi aprila dvije hiljade šesnaeste godine

Ovo punomoćje sam ovjerala ja, Kondrušina Ljudmila Vladimirovna, privremeni vršilac dužnosti notara grada Moskve, Luščikove Irine Anatoljevne.

Punomoćje je potpisao građanin Glinenko Viktor Mihajlovič, u mom prisustvu. Njegov identitet utvrđen, pravna sposobnost provjerena.

Upisano u registar pod br. 6-748

Naplaćena taksa: 300 rubalja

Naplaćeno za usluge pravnog i tehničkog karaktera: 1000 rub. 00 kop.

Privremeni vršilac dužnosti notara: potpisano

Okrugli pečat: Luščikova Irina Anatoljevna, notar grada Moskve

~~~~~  
Ja, Nada Lalić, stalni sudski tumač za ruski jezik, postavljena rješenjem Ministarstva pravde Republike Crne Gore broj 03-110-2/95 od 10.04.1995. godine, potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu koji je sastavljen na ruskom jeziku.



ци
ски

на
с

ри
ни



77 А Б 9504666

ДОВЕРЕННОСТЬ

Город Москва.

Двадцать восьмого апреля две тысячи шестнадцатого года.

Я, гр. Глиненко Виктор Михайлович, 04 мая 1949 года рождения, место рождения: Г. ФРУНЗЕ КИРГИЗИЯ, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт 45 03 448898, выданный РОВД "ЮЖНОЕ ТУШИНО" Г. МОСКВЫ 16 июля 2002 года, код подразделения 772-085, зарегистрированный по адресу: Россия, город Москва, улица Маршала Конева, дом 14, квартира 51, заграничный паспорт Российской Федерации 71 2327761, выданный ФМС 77812, 28 октября 2010 года, дата окончания срока действия 28 октября 2020 года, являясь учредителем Общества ООО «СИ ТРЕЙД» Подгорица, ул. Герцеговацкой 31, Подгорица („SEA TRADE“ d.o.o. Podgorica, ul. Hercegovacka 31, Podgorica), Решение о регистрации № 5-0393944/006, НДС: 02669935 (далее именуемое – Общество), настоящей доверенностью уполномочиваю

гр. Украины АНАСТАСИЮ ЛАШМАНОВУ, 23 июля 1987 года рождения, заграничный паспорт номер: Р UKR FB400908, выданный 3201, 24 апреля 2015 года, зарегистрированную по адресу: Украина, г. Киев, Кургузова 19/3а,

от моего имени и за мой счет прозвести следующие изменения в Обществе ООО «СИ ТРЕЙД» Подгорица („SEA TRADE“ d.o.o. Podgorica): изменение Исполнительного директора и местонахождение Общества.

Для чего предоставляю право осуществить следующие действия:

- Подписать Решение об освобождении от должности исполнительного директора Славена Милича из г. Подгорица (персональный номер гражданина) Решение о назначении на должность исполнительного директора гр. Украины Анастасию Лашманову (паспорт № FB 400908) в Обществе ООО «СИ ТРЕЙД» Подгорица („SEA TRADE“ d.o.o. Podgorica), Решение об изменении местонахождения Общества по адресу: Подгорица, ул. Герцеговацкой 31 (Podgorica, ul. Hercegovacka 31), на новый адрес местонахождения Общества: Пут Првоборца бб, Шкаляри, 85330 Котор (Put Prvoborca bb, Škaljari, 85330 Kotor); Решение об изменении паспорта Учредителя.

- Подписать Устав Общества и все иные документы, решения, акты, необходимые для проведения указанных выше изменений в ЦРПС Налогового управления в г. Подгорице, Таможенном управлении Черногории, Налоговом управлении Черногории и в других государственных органах, в целях осуществления деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством Черногории, оплатить необходимые сборы и пошлины; расписываться за меня и выполнять все действия, связанные с данным поручением.

Таким образом, касательно Общества ООО «СИ ТРЕЙД» Подгорица („SEA TRADE“ d.o.o. Podgorica) будут произведены ниже следующие изменения:

г. Моск-

11.04.2016

Исполнительный директор: гр. Украины АНАСТАСИЯ ЛАШМАНОВА. 23 июля 1987 года рождения. заграничный паспорт номер: Р UKR FB400908, выданный 3201. 24 апреля 2015 года, зарегистрированная по адресу: Украина, г. Киев, Кургузова 19/3а.

Местонахождение Общества: Пут Првоборца бб. Шкаляри. 85330 Котор (Put Prvoborca bb, Škaljari, 85330 Kotor)

Доверенность может быть использована только для вышеуказанных целей, без права передоверия полномочий по настоящей доверенности другим лицам.

Доверенность выдана сроком на один год.

Смысл и значение доверенности, ее юридические последствия, а также содержание статей 185-189 Гражданского кодекса Российской Федерации мне разъяснены и соответствуют моим намерениям.

Содержание настоящей доверенности доверителю зачитано вслух.

Глиненко Виктор Михайлович ВЗ

-ВВ Город Москва.

Двадцать восьмого апреля две тысячи шестнадцатого года.

Настоящая доверенность удостоверена мной, Кондрушиной Людмилой Владимировной, временно исполняющей обязанности нотариуса города Москвы Лушиковой Ирины Анатольевны.

Доверенность подписана гр. Глиненко Виктором Михайловичем в моем присутствии. Личность его установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № *6-748*

Взыскано по тарифу: 300 руб. 00 коп.

Взыскано за услуги правового
и технического характера: 1000 руб. 00 коп.

Временно исполняющая обязанности нотариуса



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



77 А Б 9504670

ДОВЕРЕННОСТЬ

Город Москва.

Двадцать восьмого апреля две тысячи шестнадцатого года.

Я, гр. Литвак Валерий, 28 марта 1963 года рождения, место рождения: СССР, гражданство: Израиль, пол: мужской, паспорт гражданина Государства Израиль № 21300499, выданный 14 февраля 2014 года, г. Москва, действителен до 13 февраля 2024 года, номер удостоверения личности: 3-0447653-4, подлинность подписи переводчика Торосян Р.Г. засвидетельствована Гюнеш Юлией Сергеевной, временно исполняющей обязанности нотариуса города Москвы Смирновой Ольги Владимировны, 18 февраля 2014 года, в реестре за № 4-3677, зарегистрированный по адресу: город Москва, улица Госпитальный вал, дом 5, строение 12, квартира 32, являясь учредителем Общества ООО «СИ ТРЕЙД» Подгорица, ул. Герцеговацкой 31, Подгорица („SEA TRADE“ d.o.o. Podgorica, ul. Hercegovacka 31, Podgorica), Решение о регистрации № 5-0393944/006, НДС: 02669935 (далее именуемое – Общество), настоящей доверенностью уполномочиваю

гр. Украины АНАСТАСИЮ ЛАШМАНОВУ, 23 июля 1987 года рождения, заграничный паспорт номер: P UKR FB400908, выданный 3201, 24 апреля 2015 года, зарегистрированную по адресу: Украина, г. Киев, Кургузова 19/3а,

от моего имени и за мой счет прозвести следующие изменения в Обществе ООО «СИ ТРЕЙД» Подгорица („SEA TRADE“ d.o.o. Podgorica): изменение Исполнительного директора и местонахождение Общества.

Для чего предоставляю право осуществить следующие действия:

- Подписать Решение об освобождении от должности исполнительного директора Славена Милича из г. Подгорица (персональный номер гражданина (JMBG) 0609969210015); Решение о назначении на должность исполнительного директора гр. Украины Анастасию Лашманову (паспорт № FB 400908) в Обществе ООО «СИ ТРЕЙД» Подгорица („SEA TRADE“ d.o.o. Podgorica); Решение об изменении местонахождения Общества по адресу: Подгорица, ул. Герцеговацкой 31 (Podgorica, ul. Hercegovacka 31), на новый адрес местонахождения Общества: Пут Првоборца бб, Шкаляри, 85330 Котор (Put Prvoborca bb, Škaljari, 85330 Kotor); Решение об изменении паспорта Учредителя.

- Подписать Устав Общества и все иные документы, решения, акты, необходимые для проведения указанных выше изменений в ЦРПС Налогового управления в г. Подгорице, Таможенном управлении Черногории, Налоговом управлении Черногории и в других государственных органах, в целях осуществления деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством Черногории, оплатить необходимые сборы и пошлины, расписываться за меня и выполнять все действия, связанные с данным поручением.

Таким образом, касательно Общества ООО «СИ ТРЕЙД» Подгорица („SEA TRADE“ d.o.o. Podgorica) будут произведены ниже следующие изменения:

Исполнительный директор: АНАСТАСИЯ ЛАШМАНОВА,


Местонахождение Общества: Пут Првборца бб, Шкаляри, 85330 Котор (Put Prvborca bb, Škaljari, 85330 Kotor)

Доверенность может быть использована только для вышеуказанных целей, без права передоверия полномочий по настоящей доверенности другим лицам.

Доверенность выдана сроком на один год.

Смысл и значение доверенности, ее юридические последствия, а также содержание статей 185-189 Гражданского кодекса Российской Федерации мне разъяснены и соответствуют моим намерениям.

Содержание настоящей доверенности доверителю зачитано вслух.



-ва Город Москва.

Двадцать восьмого апреля две тысячи шестнадцатого года.

Настоящая доверенность удостоверена мной, Кондрушиной Людмилой Владимировной, временно исполняющей обязанности нотариуса города Москвы Луциковой Ирины Анатольевны.

Доверенность подписана гр. Литваком Валерием в моем присутствии. Личность его установлена, дееспособность проверена.


Зарегистрировано в реестре за № 6-749


Взыскано по тарифу: 300 руб. 00 коп.

Взыскано за услуги правового
и технического характера: 1000 руб. 00 коп.

Временно исполняющая обязанности нотариуса







77 AB 9504670

P U N O M O Ć J E

grad Moskva, dvadeset osmi aprila dvije hiljade šesnaeste godine

Ja, građanin **Litvak Valerij**, rođen 28.marta 1963. godine, mjesto rođenja: SSSR, državljanstvo Izraela, pol muški, pasoš državljanina Izraela 21300499, izdat 14.02.2014.godine, Moskva, sa rokom važnosti pasoša do 13.02.2024.godine, broj dokumenta za identifikaciju lica 3-0447653-4, autentičnost potpisa prevodioca Torosjan R.G. potvrđena od strane Gjuneš Julije Sergeevne, privremenog vršioca dužnosti notara grada Moskve, Smirnovе Olge Vladimirovne, dana 18.februara 2014.godine, u registru pod brojem 4-3677, registrovan na adresi: grad Moskva, ul. Gospitalni val, d.5, str. 12, kv.32, u svojstvu osnivača Društva DOO „SEA TRADE“ Podgorica, ulica Hercegovačka 31, Podgorica, Rješenje o registraciji br. 5-0393944/006, PDV: 02669935 (u dasljem tekstu - Društvo), ovim punomoćjem ovlašćujem:

Državljkanku Ukrajine, **ANASTASIJU LAŠMANOVU**, rođenu 23.jula 1987.godine, pasoš broj P UKR FB400908, izdat od organa 3201, dana 24.aprila 2015.godine, sa prebivalištem na adresi Kijev, Kurguzova 19/a,

da u moje ime i za moj račun obavi sljedeće izmjene u Društvu DOO „SEA TRADE“ Podgorica: promjena Izvršnog direktora i sjedišta Društva.

Radi čega je ovlašćujem da obavi sljedeće radnje:

- Potpiše Odluku o razriješenju izvršnog direktora, Slavena Milića iz Podgorice sa JMBG 0609969210015; Odluku o imenovanju na dužnost izvršnog direktora državljanke Ukrajine Lashmanove Anastasiye (pasoš br. FB 400908) u Društvu „SEA TRADE“ d.o.o. Podgorica, Odluku o promjeni Sjedišta firme sa adrese: Podgorica, ul.Hercegovacka 31, na novu adresu sjedišta firme: Put Prvorborca bb, Škaljari, 85330 Kotor; Odluku o promjeni pasoša Osnivača.
- Potpiše Statut Društva i sva druga dokumenta, akta, koji su potrebni za provođenje gore navedenih izmjena u CRPS Poreske uprave u Podgorici, Upravi carina CG, Poreskoj upravi CG, te u drugim državnim organima, kako bi društvo poslovalo u skladu sa pozitivnim zakonodavstvom Crne Gore, da plati sve neophodne takse i dažbine; da se potšpisuje u moje ime i da obavlja sve radnje koje se tiču ovog naloga.

Na taj način će u Društvu „SEA TRADE“ d.o.o. Podgorica će biti izvršene sljedeća izmjene:

Izvršni direktor: državljanica Ukrajine, **ANASTASIJA LAŠMANOVA**, rođena 23 jula 1987 godine, pasoš br. P UKR FB400908 izdat od 3201, 24 aprila 2015 godine, sa prebivalištem na adresi Kurguzova 19/3a, Kijev, Ukraina.

Sjedište Društva: Put Prvorborca bb, Škaljari, 85330 Kotor



Punomoćje se može koristiti samo za gore navedene ciljeve, bez prava da se ovlašćenja iz ovog punomoćja prenose na druga lica.

Punomoćje je izdato na vrijeme od jedne godine

Smisao i značenje punomoćja, njegove pravne posljedice, kao i sadržaj članova 185-189 Građanskog kodeksa Ruske Federacije su mi pojašnjeni i odgovaraju mojim namjerama.

Sadržaj ovog punomoćja je naglas pročitan davaocu punomoćja.

Litvak Valerij (potpisano)

Grad Moskva,

Dvadeset osmi aprila dvije hiljade šesnaeste godine

Ovo punomoćje sam ovjerila ja, Kondrušina Ljudmila Vladimirovna, privremeni vršilac dužnosti notara grada Moskve, Luščikove Irine Anatoljevne.

Punomoćje je potpisao građanin Litvak Valerij, u mom prisustvu. Njegov identitet utvrdjen, pravna sposobnost provjerena.

Upisano u registar pod br. 6-749

Naplaćena taksa: 300 rubalja

Naplaćeno za usluge pravnog i tehničkog karaktera: 1000 rub. 00 kop.

Privremeni vršilac dužnosti notara: potpisano

Okrugli pečat: Luščikova Irina Anatoljevna, notar grada Moskve

~~~~~  
Ja, **Nada Lalić**, stalni sudski tumač za ruski jezik, postavljena rješenjem Ministarstva pravde Republike Crne Gore broj 03-110-2/95 od 10.04.1995. godine, potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu koji je sastavljen na ruskom jeziku.



*Nada Lalić*



77 А Б 9504670

## ДОВЕРЕННОСТЬ

Город Москва.

Двадцать восьмого апреля две тысячи шестнадцатого года.

Я, гр. Литвак Валерий, 28 марта 1963 года рождения, место рождения: СССР, гражданство: Израиль, пол: мужской, паспорт гражданина Государства Израиль № 21300499, выданный 14 февраля 2014 года, г. Москва, действителен до 13 февраля 2024 года, номер удостоверения личности: 3-0447653-4, подлинность подписи переводчика Торосян Р.Г. засвидетельствована Гюнеш Юлисей Сергеевной, временно исполняющей обязанности нотариуса города Москвы Смирновой Ольги Владимировны, 18 февраля 2014 года, в реестре за № 4-3677, зарегистрированный по адресу: город Москва, улица Госпитальный вал, дом 5, строение 12, квартира 32, являясь учредителем Общества ООО «СИ ТРЕЙД» Подгорица, ул. Герцеговацкой 31, Подгорица („SEA TRADE“ d.o.o. Podgorica, ul. Hercegovacka 31, Podgorica), Решение о регистрации № 5-0393944/006, НДС: 02669935 (далее именуемое – Общество), настоящей доверенностью уполномочиваю

гр. Украины АНАСТАСИЮ ЛАШМАНОВУ, 23 июля 1987 года рождения, заграничный паспорт номер: P UKR FB400908, выданный 3201, 24 апреля 2015 года, зарегистрированную по адресу: Украина, г. Киев, Кургузова 19/3а.

от моего имени и за мой счет прозвести следующие изменения в Обществе ООО «СИ ТРЕЙД» Подгорица („SEA TRADE“ d.o.o. Podgorica): изменение Исполнительного директора и местонахождение Общества.

Для чего предоставляю право осуществить следующие действия:

- Подписать Решение об освобождении от должности исполнительного директора Славена Милича из г. Подгорица (персональный номер гражданина (JMBG) 0609969210015); Решение о назначении на должность исполнительного директора гр. Украины Анастасию Лашманову (паспорт № FB 400908) в Обществе ООО «СИА ТРЕЙД» Подгорица („SEA TRADE“ d.o.o. Podgorica); Решение об изменении местонахождения Общества по адресу: Подгорица, ул. Герцеговацкой 31 (Podgorica, ul. Hercegovacka 31), на новый адрес местонахождения Общества: Пут Првоборца бб, Шкаляри, 85330 Котор (Put Prvoborca bb, Škaljari, 85330 Kotor); Решение об изменении паспорта Учредителя.

- Подписать Устав Общества и все иные документы, решения, акты, необходимые для проведения указанных выше изменений в ЦРПС Налогового управления в г. Подгорице, Таможенном управлении Черногории, Налоговом управлении Черногории и в других государственных органах, в целях осуществления деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством Черногории, оплатить необходимые сборы и пошлины, расписываться за меня и выполнять все действия, связанные с данным поручением.

Таким образом, касательно Общества ООО «СИ ТРЕЙД» Подгорица („SEA TRADE“ d.o.o. Podgorica) будут произведены ниже следующие изменения:

г. Моск-

Исполнительный директор: АНАСТАСИЯ ЛАШМАНОВА, 23 июля 1987 года рождения, гражданство: Украина, заграничный паспорт номер: P UKR FB400908, выданный 3201, 24 апреля 2015 года, зарегистрированная по адресу: Украина, г. Киев, Кургузова 19/3а.


Местонахождение Общества: Пут Првоборца бб, Шкаляри, 85330 Котор (Put Prvoborca bb. Škaljari. 85330 Kotor)

Доверенность может быть использована только для вышеуказанных целей, без права передоверия полномочий по настоящей доверенности другим лицам.

Доверенность выдана сроком на один год.

Смысл и значение доверенности, ее юридические последствия, а также содержание статей 185-189 Гражданского кодекса Российской Федерации мне разъяснены и соответствуют моим намерениям.

Содержание настоящей доверенности доверителю зачитано вслух.



**-ва** Город Москва.

Двадцать восьмого апреля две тысячи шестнадцатого года.

Настоящая доверенность удостоверена мной, Кондрушиной Людмилой Владимировной, временно исполняющей обязанности нотариуса города Москвы Лушиковой Ирины Анатольевны.

Доверенность подписана гр. Литваком Валерием в моем присутствии. Личность его установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 6-749

Взыскано по тарифу: 300 руб. 00 коп.

Взыскано за услуги правового и технического характера: 1000 руб. 00 коп.

Временно исполняющая обязанности нотариуса









77 А Б 9504669

## ДОВЕРЕННОСТЬ

Город Москва.

Двадцать восьмого апреля две тысячи шестнадцатого года.

Я, гр. Задорин Валерий Борисович, 01 апреля 1957 года рождения, место рождения: ГОР. ФРУНЗЕ, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт 45 10 534745, выданный О-НИЕМ ПО Р-НУ ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО ОУФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ В ЗАО 02 марта 2010 года, код подразделения 770-069, зарегистрированный по адресу: Россия, город Москва, улица Удальцова, дом 46, квартира 173, заграничный паспорт Российской Федерации 75 0696100, выданный ФМС 77713, 10 февраля 2015 года, дата окончания срока действия 10 февраля 2025 года, являясь учредителем Общества ООО «СИ ТРЕЙД» Подгорица, ул. Герцеговацкой 31, Подгорица („SEA TRADE“ d.o.o. Podgorica, ul. Hercegovacka 31, Podgorica), Решение о регистрации № 5-0393944/006, НДС: 02669935 (далее именуемое – Общество), настоящей доверенностью уполномочиваю

гр. Украины АНАСТАСИЮ ЛАШМАНОВУ, 23 июля 1987 года рождения, заграничный паспорт номер: Р UKR FB400908, выданный 3201, 24 апреля 2015 года, зарегистрированную по адресу: Украина, г. Киев. Кургузова 19/3а,

от моего имени и за мой счет прозвести следующие изменения в Обществе ООО «СИ ТРЕЙД» Подгорица („SEA TRADE“ d.o.o. Podgorica): изменение Исполнительного директора и местонахождение Общества.

Для чего предоставляю право осуществить следующие действия:

- Подписать Решение об освобождении от должности исполнительного директора Славена Милича из г. Подгорица (персональный номер гражданин ) Решение о назначении на должность исполнительного директора гр. Украины Анастасию Лашманову (паспорт № FB 400908) в Обществе ООО «СИ ТРЕЙД» Подгорица („SEA TRADE“ d.o.o. Podgorica), Решение об изменении местонахождения Общества по адресу: Подгорица, ул. Герцеговацкой 31 (Podgorica, ul. Hercegovacka 31), на новый адрес местонахождения Общества: Пут Првоборца бб, Шкаляри, 85330 Котор (Put Prvoborca bb, Škaljari, 85330 Kotor); Решение об изменении паспорта Учредителя.

- Подписать Устав Общества и все иные документы, решения, акты, необходимые для проведения указанных выше изменений в ЦРПС Налогового управления в г. Подгорице, Таможенном управлении Черногории, Налоговом управлении Черногории и в других государственных органах, в целях осуществления деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством Черногории, оплатить все необходимые сборы и пошлины, расписываться за меня и выполнять все действия, связанные с данным поручением.

Таким образом, касательно Общества ООО «СИ ТРЕЙД» Подгорица („SEA TRADE“ d.o.o. Podgorica) будут произведены ниже следующие изменения:

г. Моск-

**Исполнительный директор:** АНАСТАСИЯ ЛАШМАНОВА, 23 июля 1987 года рождения, гражданство: Украина, заграничный паспорт номер: P UKR FB400908, выданный 3201. 24 апреля 2015 года, зарегистрированная по адресу: Украина, г. Киев, Кургузова 19/3а.

**Местонахождение Общества:** Пут Првоборца бб, Шкаляри, 85330 Котор (Put Prvoborca bb, Škaljari, 85330 Kotor)

Доверенность может быть использована только для вышеуказанных целей, без права передоверия полномочий по настоящей доверенности другим лицам.

Доверенность выдана сроком на один год.

Смысл и значение доверенности, ее юридические последствия, а также содержание статей 185-189 Гражданского кодекса Российской Федерации мне разъяснены и соответствуют моим намерениям.

Содержание настоящей доверенности доверителю зачитано вслух.

*Задорин Валерий Борисович*

**-88** Город Москва.

Двадцать восьмого апреля две тысячи шестнадцатого года.

Настоящая доверенность удостоверена мной, Кондрушиной Людмилой Владимировной, временно исполняющей обязанности нотариуса города Москвы Лушиковой Ирины Анатольевны.

Доверенность подписана гр. Задориным Валерием Борисовичем в моем присутствии. Личность его установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 6-746

Взыскано по тарифу: 300 руб. 00 коп.

Взыскано за услуги правового  
и технического характера: 1000 руб. 00 коп.

Временно исполняющая обязанности нотариуса



*[Handwritten signature]*



77 AB 9504669

## PUNOMOĆJE

grad Moskva, dvadeset osmi aprila dvije hiljade šesnaeste godine

Ja, građanin **Zadorin Valerij Borisovič**, rođen 01.04.1957.godine, mjesto rođenja: grad Frunze, državljanstvo: Ruske Federacije, pol: muški, pasoš (unutrašnji): 45 10 534745, izdat od Odjeljenja za rejon Prospekt Vernadskog, OUFMS Rusije za grad Moskvu u ZAO, dana 02.03.2010. godine, šifra jedinice 770-069, sa prebivalištem na adresi: grad Moskva, ul. Udalcova, d. 46, stan 173, pasoš Ruske Federacije broj 75 0696100, izdat od FMS-77713, 10.februara 2015.godine, datum isteka roka važnosti 10.februara 2025.godine, u svojstvu osnivača Društva ĐOO „SEA TRADE“ Podgorica, ulica Hercegovačka 31, Podgorica, Rješenje o registraciji br. 5-0393944/006, PDV: 02669935 (u dasljem tekstu – Društvo), ovim punomoćjem ovlašćujem:

Državljkanku Ukrajine, **ANASTASIJU LAŠMANOVU**, rođenu 23.jula 1987.godine, pasoš broj P UKR FB400908, izdat od organa 3201, dana 24.aprila 2015.godine, sa prebivalištem na adresi Kijev, Kurguzova 19/a,

da u moje ime i za moj račun obavi sljedeće izmjene u Društvu ĐOO „SEA TRADE“ Podgorica: promjena Izvršnog direktora i sjedišta Društva.

Radi čega je ovlašćujem da obavi sljedeće radnje:

- Potpiše Odluku o razriješenju izvršnog direktora, Slavena Milića iz Podgorice sa JMBG [redacted] Odluku o imenovanju na dužnost izvršnog direktora državljanke [redacted] Anastasiye (pasoš br. FB 400908) u Društvu „SEA TRADE“ d.o.o. Podgorica, Odluku o promjeni Sjedišta firme sa adrese: Podgorica, ul.Hercegovacka 31, na novu adresu sjedišta firme: Put Prvorborca bb, Škaljari, 85330 Kotor; Odluku o promjeni pasoša Osnivača.
- Potpiše Statut Društva i sva druga dokumenta, akta, koji su potrebni za provođenje gore navedenih izmjena u CRPS Poreske uprave u Podgorici, Upravi carina CG, Poreskoj upravi CG, te u drugim državnim organima, kako bi društvo poslovalo u skladu sa pozitivnim zakonodavstvom Crne Gore, da plati sve neophodne takse i dažbine; da se potpisuje u moje ime i da obavlja sve radnje koje se tiču ovog naloga.

Na taj način će u Društvu „SEA TRADE“ d.o.o. Podgorica će biti izvršene sljedeća izmjene:

Izvršni direktor: državljanka Ukrajine, **ANASTASIJA LAŠMANOVA** [redacted]

[redacted]



Punomoćje se može koristiti samo za gore navedene ciljeve, bez prava da se ovlašćenja iz ovog punomoćja prenose na druga lica.

Punomoćje je izdato na vrijeme od jedne godine

Smisao i značenje punomoćja, njegove pravne posljedice, kao i sadržaj članova 185-189 Građanskog kodeksa Ruske Federacije su mi pojašnjeni i odgovaraju mojim namjerama.

Sadržaj ovog punomoćja je naglas pročitan davaocu punomoćja.

Zadorin Valerij Borisovič (potpisano)

Grad Moskva,

Dvadeset osmi aprila dvije hiljade šesnaeste godine

Ovo punomoćje sam ovjerila ja, Kondrušina Ljudmila Vladimirtovna, privremeni vršilac dužnosti notara grada Moskve, Luščikove Irine Anatoljevne.

Punomoćje je potpisao građanin Zadorin Valerij Borisovič, u mom prisustvu. Njegov identitet utvrđen, pravna sposobnost provjerena.

Upisano u registar pod br. 6-746

Naplaćena taksa: 300 rubalja

Naplaćeno za usluge pravnog i tehničkog karaktera: 1000 rub. 00 kop.

Privremeni vršilac dužnosti notara: potpisano

Okrugli pečat: Luščikova Irina Anatoljevna, notar grada Moskve

~~~~~  
Ja, **Nada Lalić**, stalni sudski tumač za ruski jezik, postavljena rješenjem Ministarstva pravde Republike Crne Gore broj 03-110-2/95 od 10.04.1995. godine, potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu koji je sastavljen na ruskom jeziku.



[Handwritten signature]

==
pe
02

Ja
ji

lgo
irc
==



7' А Б 9504669

ДОВЕРЕННОСТЬ

Город Москва.

Двадцать восьмого апреля две тысячи шестнадцатого года.

Я, гр. Задорин Валерий Борисович, 01 апреля 1957 года рождения, место рождения: ГОР. ФРУНЗЕ, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт 45 10 534745, выданный О-НИЕМ ПО Р-НУ ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО ОУФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ В ЗАО 02 марта 2010 года, код подразделения 770-069, зарегистрированный по адресу: Россия, город Москва, улица Удальцова, дом 46, квартира 173, заграничный паспорт Российской Федерации 75 0696100, выданный ФМС 77713, 10 февраля 2015 года, дата окончания срока действия 10 февраля 2025 года, являясь учредителем Общества ООО «СИ ТРЕЙД» Подгорица, ул. Герцеговацкой 31, Подгорица („SEA TRADE“ d.o.o. Podgorica, ul. Hercegovacka 31, Podgorica), Решение о регистрации № 5-0393944/006, НДС: 02669935 (далее именуемое – Общество), настоящей доверенностью уполномочиваю

гр. Украины АНАСТАСИЮ ЛАШМАНОВУ,
заграничный паспорт номер: P UKR FB400908, выданн
зарегистрированную по адресу: Украина, г. Киев, Кургузова

от моего имени и за мой счет произвести следующие изменения в Обществе ООО «СИ ТРЕЙД» Подгорица („SEA TRADE“ d.o.o. Podgorica): изменение Исполнительного директора и местонахождение Общества.

Для чего предоставляю право осуществить следующие действия:

- Подписать Решение об освобождении от должности исполнительного директора Славена Милича из г. Подгорица (персональный номер гражданина (JMBG) 0609969210015); Решение о назначении на должность исполнительного директора гр. Украины Анастасию Лашманову (паспорт № FB 400908) в Обществе ООО «СИ ТРЕЙД» Подгорица („SEA TRADE“ d.o.o. Podgorica), Решение об изменении местонахождения Общества по адресу: Подгорица, ул. Герцеговацкой 31 (Podgorica, ul. Hercegovacka 31), на новый адрес местонахождения Общества: Пут Првоборца бб, Шкаляри, 85330 Котор (Put Prvoborca bb, Škaljari, 85330 Kotor); Решение об изменении паспорта Учредителя.

- Подписать Устав Общества и все иные документы, решения, акты, необходимые для проведения указанных выше изменений в ЦРПС Налогового управления в г. Подгорице, Таможенном управлении Черногории, Налоговом управлении Черногории и в других государственных органах, в целях осуществления деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством Черногории, оплатить все необходимые сборы и пошлины, расписываться за меня и выполнять все действия, связанные с данным поручением.

Таким образом, касательно Общества ООО «СИ ТРЕЙД» Подгорица („SEA TRADE“ d.o.o. Podgorica) будут произведены ниже следующие изменения:

г. Моск-

Исполнительный директор: АНАСТАСИЯ ЛАШМАНОВА, 23 июля 1987 года рождения, гражданство: Украина, заграничный паспорт номер: P UKR FB400908, выданный 3201. 24 апреля 2015 года, зарегистрированная по адресу: Украина, г. Киев, Кургузова 19/3а.

Местонахождение Общества: Пут Првоборца бб, Шкаляри, 85330 Котор (Put Prvoborca bb, Škaljari, 85330 Kotor)

Доверенность может быть использована только для вышеуказанных целей, без права передоверия полномочий по настоящей доверенности другим лицам.

Доверенность выдана сроком на один год.

Смысл и значение доверенности, ее юридические последствия, а также содержание статей 185-189 Гражданского кодекса Российской Федерации мне разъяснены и соответствуют моим намерениям.

Содержание настоящей доверенности доверителю зачитано вслух.

Задорин Валерий Борисович

-88 Город Москва.

Двадцать восьмого апреля две тысячи шестнадцатого года.

Настоящая доверенность удостоверена мной, Кондрушиной Людмилой Владимировной, временно исполняющей обязанности нотариуса города Москвы Луциковой Ирины Анатольевны.

Доверенность подписана гр. Задориным Валерием Борисовичем в моем присутствии. Личность его установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 6-746

Взыскано по тарифу: 300 руб. 00 коп.

Взыскано за услуги правового
и технического характера: 1000 руб. 00 коп.

Временно исполняющая обязанности нотариуса



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



77 А Б 9504667

ДОВЕРЕННОСТЬ

Город Москва.

Двадцать восьмого апреля две тысячи шестнадцатого года.

Я, гр. Задорин Павел Борисович, 19 марта 1969 года рождения, место рождения: ГОР. БИШКЕК, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт 45 13 100603, выданный ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО 31 марта 2014 года, код подразделения 770-069, зарегистрированный по адресу: Россия, город Москва, улица Удальцова, дом 46, квартира 173, заграничный паспорт Российской Федерации 75 1248942, выданный ФМС 77713, 22 апреля 2015 года, дата окончания срока действия 22 апреля 2025 года, являясь учредителем Общества «ООО СИ ТРЕЙД» Подгорица, ул. Герцеговацкой 31, Подгорица („SEA TRADE“ d.o.o. Podgorica, ul. Hercegovacka 31, Podgorica), Решение о регистрации № 5-0393944/006, НДС: 02669935 (далее именуемое – Общество), настоящей доверенностью уполномочиваю

гр. Украины АНАСТАСИЮ ЛАШМАНОВУ, 2

от моего имени и за мой счет прозвести следующие изменения в Обществе ООО «СИ ТРЕЙД» Подгорица („SEA TRADE“ d.o.o. Podgorica): изменение Исполнительного директора и местонахождение Общества.

Для чего предоставляю право осуществить следующие действия:

- Подписать Решение об освобождении от должности исполнительного директора Славена Милича из г. Подгорица (персональный номер граждан) Решение о назначении на должность исполнительного директора гр. Украины Анастасию Лашманову (паспорт № FB 400908) в Обществе ООО «СИ ТРЕЙД» Подгорица („SEA TRADE“ d.o.o. Podgorica); Решение об изменении местонахождения Общества по адресу: Подгорица, ул. Герцеговацкой 31 (Podgorica, ul. Hercegovacka 31), на новый адрес местонахождения Общества: Пут Првоборца бб, Шкаляри, 85330 Котор (Put Prvoborca bb, Škaljari, 85330 Kotor); Решение об изменении паспорта Учредителя.

- Подписать Устав Общества и все иные документы, решения, акты, необходимые для проведения указанных выше изменений в ЦРПС Налогового управления в г. Подгорице, Таможенном управлении Черногории, Налоговом управлении Черногории и в других государственных органах, в целях осуществления деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством Черногории, оплатить необходимые сборы и пошлины; расписываться за меня и выполнять все действия, связанные с данным поручением.

Таким образом, касательно Общества ООО «СИ ТРЕЙД» Подгорица („SEA TRADE“ d.o.o. Podgorica) будут произведены ниже следующие изменения:

г. Моск-

Исполнительный директор: АНАСТАСИЯ ЛАШМАНОВА,
рождения, гражданство: Украина, заграничный паспорт номер: P UKR
3201, 24 апреля 2015 года, зарегистрированная по адресу: Украина, г. Киев, Кургузова 19/3а.

Местонахождение Общества: Пут Првборца бб. Шкаляри, 85330 Котор (Put Prvborca bb, Škaljari, 85330 Kotor)

Доверенность может быть использована только для вышеуказанных целей, без права передоверия полномочий по настоящей доверенности другим лицам.

Доверенность выдана сроком на один год.

Смысл и значение доверенности, ее юридические последствия, а также содержание статей 185-189 Гражданского кодекса Российской Федерации мне разъяснены и соответствуют моим намерениям.

Содержание настоящей доверенности доверителю зачитано вслух.

Задорин Павел Борисович

-ва

Город Москва.

Двадцать восьмого апреля две тысячи шестнадцатого года.

Настоящая доверенность удостоверена мной, Кондрушиной Людмилой Владимировной, временно исполняющей обязанности нотариуса города Москвы Лушиковой Ирины Анатольевны.

Доверенность подписана гр. Задориным Павлом Борисовичем в моем присутствии. Личность его установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 6-747

Взыскано по тарифу: 300 руб. 00 коп.

Взыскано за услуги правового

и технического характера: 1000 руб. 00 коп.

Временно исполняющая обязанности нотариуса



[Handwritten signature]



77 AB 9504667

PUNOMOĆJE

grad Moskva, dvadeset osmi aprila dvije hiljade šesnaeste godine

Ja, građanin, Zadorin Pavel Borisovič, rođen 19.marta 1969. godine, mjesto rođenja: grad Biškek, državljanstvo: Ruska Federacija, pol: muški, pasoš (unutrašnji) državljanina Ruske Federacije: 45 13 100603, izdat od odjeljenja UFMS Rusije za grad Moskvu, za rejon Prospekt Vernadskog, 31.marta 2014.godine, šifra jedinice 770-069, sa prebivalištem na adresi: Rusija, grad Moskva, ulica Udaljčova, d.46, kv.173, pasoš: 75 1248942, izdat od FMS-77713, 22.aprila 2015.godine, datum isteka roka važnosti 22.aprila 2025.godine, u svojstvu osnivača Društva DOO „SEA TRADE“ Podgorica, ulica Hercegovačka 31, Podgorica, Rješenje o registraciji br. 5-0393944/006, PDV: 02669935 (u daljnjem tekstu – Društvo), ovim punomoćjem ovlašćujem:

Državljkanku Ukrajine, ANASTASIJU LAŠMANOVU, broj P UKR FB400908, izdat od organa 3201, dana 24.aprila 2015.godine, na adresi Kijev, Kurguzova 19/a,

da u moje ime i za moj račun obavi sljedeće izmjene u Društvu DOO „SEA TRADE“ Podgorica: promjena Izvršnog direktora i sjedišta Društva.

Radi čega je ovlašćujem da obavi sljedeće radnje:

- Potpiše Odluku o razriješenju izvršnog direktora, Slavena Milića iz Podgorice sa JMBG 0609969210015; Odluku o imenovanju na dužnost izvršnog direktora državljanke Ukrajine Lashmanove Anastasiye (pasoš br. FB 400908) u Društvu „SEA TRADE“ d.o.o. Podgorica, Odluku o promjeni Sjedišta firme sa adrese: Podgorica, ul.Hercegovacka 31, na novu adresu sjedišta firme: Put Prvoborca bb, Škaljari, 85330 Kotor; Odluku o promjeni pasoša Osnivača.
- Potpiše Statut Društva i sva druga dokumenta, akta, koji su potrebni za provođenje gore navedenih izmjena u CRPS Poreske uprave u Podgorici, Upravi carina CG, Poreskoj upravi CG, te u drugim državnim organima, kako bi društvo poslovalo u skladu sa pozitivnim zakonodavstvom Crne Gore, da plati sve neophodne takse i dažbine; da se potpisuje u moje ime i da obavlja sve radnje koje se tiču ovog naloga.

Na taj način će u Društvu „SEA TRADE“ d.o.o. Podgorica će biti izvršene sljedeća izmjene:

Izvršni direktor: državljanica Ukrajine, ANASTASIJA LAŠMANOVA, rođena 23 jula 1987 godine, pasoš br. P UKR FB400908 izdat od 3201, 24 aprila 2015 godine, sa prebivalištem na adresi Kurguzova 19/3a, Kijev, Ukraina.

Sjedište Društva: Put Prvoborca bb, Škaljari, 85330 Kotor





71 А Б 9504667

ДОВЕРЕННОСТЬ

Город Москва.

Двадцать восьмого апреля две тысячи шестнадцатого года.

Я, гр. Задорин Павел Борисович, 19 марта 1969 года рождения, место рождения: ГОР. БИШКЕК, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт 45 13 100603, выданный ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО 31 марта 2014 года, код подразделения 770-069, зарегистрированный по адресу: Россия, город Москва, улица Удальцова, дом 46, квартира 173, заграничный паспорт Российской Федерации 75 1248942, выданный ФМС 77713, 22 апреля 2015 года, дата окончания срока действия 22 апреля 2025 года, являясь учредителем Общества «ООО СИ ТРЕЙД» Подгорица, ул. Герцеговацкой 31, Подгорица („SEA TRADE“ d.o.o. Podgorica, ul. Hercegovacka 31, Podgorica). Решение о регистрации № 5-0393944/006, НДС: 02669935 (далее именуемое – Общество), настоящей доверенностью уполномочиваю

гр. Украины АНАСТАСИЮ ЛАШМАНОВУ

за.

от моего имени и за мой счет прозвести следующие изменения в Обществе ООО «СИ ТРЕЙД» Подгорица („SEA TRADE“ d.o.o. Podgorica): изменение Исполнительного директора и местонахождение Общества.

Для чего предоставляю право осуществить следующие действия:

- Подписать Решение об освобождении от должности исполнительного директора Славена Милича из г. Подгорица (персональный номер [redacted]) и решение о назначении на должность исполнительного директора гр. Украины Анастасию Лашманову (паспорт № FB 400908) в Обществе ООО «СИ ТРЕЙД» Подгорица („SEA TRADE“ d.o.o. Podgorica); Решение об изменении местонахождения Общества по адресу: Подгорица, ул. Герцеговацкой 31 (Podgorica, ul. Hercegovacka 31), на новый адрес местонахождения Общества: Пут Првоборца бб, Шкаляри, 85330 Котор (Put Prvoborca bb, Škaljari, 85330 Kotor); Решение об изменении паспорта Учредителя.

- Подписать Устав Общества и все иные документы, решения, акты, необходимые для проведения указанных выше изменений в ЦРПС Налогового управления в г. Подгорице, Таможенном управлении Черногории, Налоговом управлении Черногории и в других государственных органах, в целях осуществления деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством Черногории, оплатить необходимые сборы и пошлины, расписываться за меня и выполнять все действия, связанные с данным поручением.

Таким образом, касательно Общества ООО «СИ ТРЕЙД» Подгорица („SEA TRADE“ d.o.o. Podgorica) будут произведены ниже следующие изменения:

г. Моск-

Исполнительный директор: АНАСТАСИЯ ЛАШМАНОВА [redacted] та
рождения. гражданство: Украина, заграничный паспорт номер: P UKR FB400908, выданный
3201, 24 апреля 2015 года, зарегистрированная по адресу: Украина, г. Киев, Кургузова 19/3а.

Местонахождение Общества: Пут Првоборца бб, Шкаляри, 85330 Котор (Put
Prvoborca bb, Škaljari, 85330 Kotor)

Доверенность может быть использована только для вышеуказанных целей, без
права передоверия полномочий по настоящей доверенности другим лицам.

Доверенность выдана сроком на один год.

Смысл и значение доверенности, ее юридические последствия, а также
содержание статей 185-189 Гражданского кодекса Российской Федерации мне
разъяснены и соответствуют моим намерениям.

Содержание настоящей доверенности доверителю зачитано вслух.

Задорин Павел Борисович

-88

Город Москва.

Двадцать восьмого апреля две тысячи шестнадцатого года.

Настоящая доверенность удостоверена мной, Кондрушиной Людмилой
Владимировной, временно исполняющей обязанности нотариуса города Москвы Луциковой
Ирины Анатольевны.

Доверенность подписана гр. Задориним Павлом Борисовичем в моем присутствии.
Личность его установлена. дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 6-247

Взыскано по тарифу: 300 руб. 00 коп.

Взыскано за услуги правового
и технического характера: 1000 руб. 00 коп.

Временно исполняющая обязанности нотариуса



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Saglasnost

Ja, **Lashmanova Anastasiya** iz Ukraine, pasoš br. **P UKR FB400908** saglasna sam sa odlukom "**SEA TRADE**" d.o.o. Kotor, donešenom 01.06.2016 godine, o mom imenovanju na mjesto **izvršnog direktora** "**SEA TRADE**" d.o.o. Kotor, upisanim u Centralni Registar Crne Gore pod registarskim brojem: **5-0393944** dana **04.07.2007** godine, umjesto **Slaven Milić**



Lashmanova Anastasiya

Saglasno Zakonu o privrednim društvima (Sl. list CG 06/02, 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11) PAVEL ZADORIN, Ruska Federacija, br. pasoša: 71 5862308, VICTOR GLINENKO, Ruska Federacija, br. pasoša: 71 2327761, VALERY LITVAK, Izrael, br.pasoša: 21300499 i VALERY ZADORIN, Ruska Federacija, br.pasoša: 75 0696100 u svojstvu osnivača, dana 01.06.2016. godine donose:


O D L U K U

O PROMJENI (PODATAKA) OSNIVAČA


Zbog promjene pasoša Osnivača VALERY ZADORIN, Društva sa ograničenom odgovornošću „SEA TRADE“ d.o.o. Kotor, donosi Odluku o usklađivanju podataka sa Statutom.

Novi broj pasoša Osnivača je: VALERY ZADORIN br.pasoša P RUS 75 0696100.

Osnivači:




LASHMANOVA ANASTASIYA
po punomoćju br. 77 AB 9504667
za PAVEL ZADORIN
br. pasoša: 71 5862308



LASHMANOVA ANASTASIYA
po punomoćju br. 77 AB 9504666
za VICTOR GLINENKO
br.pasoša: 71 2327761



LASHMANOVA ANASTASIYA
po punomoćju br. 77 AB 9504670
za VALERY LITVAK
Br.pasoša: 21300499



LASHMANOVA ANASTASIYA
po punomoćju br. 77 AB 9504669
za VALERY ZADORIN
br.pasoša: 75 0696100

Saglasno Zakonu o privrednim društvima (Sl. list CG 06/02, 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11) PAVEL ZADORIN, Ruska Federacija, br. pasoša: 71 5862308, VICTOR GLINENKO, Ruska Federacija, br. pasoša: 71 2327761. VALERY LITVAK, Izrael, br.pasoša: 21300499 i VALERY ZADORIN 0696100 u svojstvu osnivača, dana 01.06.2016.


O D L U K U
O PROMJENI (PODATAKA) OSNIVAČA


Zbog promjene pasoša Osnivača VALERY LITVAK, Društva sa ograničenom odgovornošću „SEA TRADE“ d.o.o. Kotor, donosi Odluku o usklađivanju podataka sa Statutom.

Novi broj pasoša Osnivača je: VALERY LITVAK br.pasoša 21300499.




Osnivači:


LASHMANOVA ANASTASIYA
po punomoćju br. 77 AB 9504667
za PAVEL ZADORIN
br. pasoša: 71 5862308


LASHMANOVA ANASTASIYA
po punomoćju br. 77 AB 9504666
za VICTOR GLINENKO
br.pasoša: 71 2327761


LASHMANOVA ANASTASIYA
po punomoćju br. 77 AB 9504670
za VALERY LITVAK
Br.pasoša: 21300499


LASHMANOVA ANASTASIYA
po punomoćju br. 77 AB 9504669
za VALERY ZADORIN
br.pasoša: 75 0696100

Saglasno Zakonu o privrednim društvima (Sl. list CG 06/02, 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11) PAVEL ZADORIN, Ruska Federacija, br. pasoša: 71 5862308, VICTOR GLINENKO, Ruska Federacija, br. pasoša: 71 2327761, VALERY LITVAK, Izrael, br.pasoša: 21300499 i VALERY ZADORIN, Ruska Federacija, br.pasoša: 75 0696100 u svojstvu osnivača, dana 01.06.2016. godine donose:

S T A T U T

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE " KOTOR

FIRMA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Čl.1

Društvo će poslovati pod firmom: **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" KOTOR**

Skraćeni naziv firme je: "SEA TRADE " DOO

Čl.2

Osnivači su saglasno Zakonu o privrednim društvima zaključili dana 01.08.2007 godine Ugovor o osnivanju Društva.

Čl.3

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

Čl.4

Firmu i sjedište Društva osnivač može mijenjati sopstvenom odlukom, koja mora biti prijavljena Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.

Čl.5

Sjedište Društva sa ograničenom odgovornošću " SEA TRADE " Kotor je:

Put Prvorborca bb, Škaljari, Kotor

Firmu i sjedište može mijenjati osnivači.

Adresa Društva za zvanične dopise je: Put Prvorborca bb, Škaljari, Kotor

Promjena firme i sjedišta se prijavljuje Centralnom registru Privrednih subjekata poreske uprave u Podgorici.

Društvo će u svom radu koristiti puni i skraćeni naziv firme, zavisno od potrebe.

Čl.6

Društvo ima svoj pečat, koji je okruglog oblika, prečnika 4cm, sa tekstom po obodu:

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" KOTOR

Pečat je pisan latinicom.

Društvo ima svoj štambilj, koji je pravougaonog oblika, sa tekstom po gornjoj ivici

"SEA TRADE" DOO.

U sredini je oznaka «Broj», a pri dnu je oznaka Podgorica, i crtica za upis datuma i riječ godina. Štambilj je pisan latinicom.

DJELATNOST DRUŠTVA

Čl.7

Djelatnost Društva obuhvata:

GRAĐEVINARSTVO

- 41.10 Razrada građevinskih projekata
- 41.20 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
- 42.11 Izgradnja puteva i autoputeva
- 42.12 Izgradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica
- 42.13 Izgradnja mostova i tunela
- 42.21 Izgradnja cjevovoda
- 42.22 Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova
- 42.91 Izgradnja hidro objekata
- 42.99 Izgradnja ostalih građevina, na drugom mjestu nepomenutih
- 43.11 Rušenje objekata
- 43.12 Pripremna gradilišta
- 43.13 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
- 43.21 Postavljanje električnih instalacija
- 43.22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, klimatizacionih sistema i sistema za grijanje
- 43.29 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu
- 43.31 Malterisanje
- 43.32 Ugradnja stolarije
- 43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga
- 43.34 Bojenje i zastakljivanje
- 43.39 Ostali završni radovi
- 43.91 Krovni radovi
- 43.99 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi

TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO; POPRAVKA MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA

- 45.11 Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima
- 45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima
- 45.20 Održavanje i popravka motornih vozila
- 45.31 Trgovina na veliko djelovima i opremom za motorna vozila
- 45.32 Trgovina na malo djelovima i opremom za motorna vozila
- 45.40 Trgovina motociklima, djelovima i priborom, održavanje i popravka motocikala
- 46.11 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda

- 46.12 Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija
- 46.13 Posredovanje u prodaji drvene građe i građevinskog materijala
- 46.14 Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona
- 46.15 Posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe
- 46.16 Posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, krzna, obuće i predmeta od kože
- 46.17 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
- 46.18 Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda
- 46.19 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
- 46.21 Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, sjemenjem i hranom za životinje
- 46.22 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama
- 46.23 Trgovina na veliko životinjama
- 46.24 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom
- 46.31 Trgovina na veliko voćem i povrćem
- 46.32 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
- 46.33 Trgovina na veliko mlječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima
- 46.34 Trgovina na veliko pićem
- 46.35 Trgovina na veliko, duvanskim proizvodima
- 46.36 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima
- 46.37 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaoom i začinima
- 46.38 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribe, ljuskare i mekušce
- 46.39 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duvanom
- 46.41 Trgovina na veliko tekstilom
- 46.42 Trgovina na veliko odjećom i obućom
- 46.43 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
- 46.44 Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje
- 46.45 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
- 46.46 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima
- 46.47 Trgovina na veliko namještajem, tepisima i opremom za osvjtljenje
- 46.48 Trgovina na veliko satovima i nakitom
- 46.49 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
- 46.51 Trgovina na veliko kompjuterima, kompjuterskom opremom i softverima
- 46.52 Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim djelovima i opremom
- 46.61 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i proborom
- 46.62 Trgovina na veliko alatnim mašinama
- 46.63 Trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama
- 46.64 Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivenje i pletjenje
- 46.65 Trgovina na veliko kancelarijskim namještajem
- 46.66 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
- 46.69 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom
- 46.71 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
- 46.72 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
- 46.73 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
- 46.74 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grijanje
- 46.75 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
- 46.76 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
- 46.77 Trgovina na veliko otpacima i ostacima
- 46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko
- 47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duvanom
- 47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama

- 47.21 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama
- 47.22 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama
- 47.23 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.24 Trgovina na malo hljebom, tjesteninama, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.25 Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.26 Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama
- 47.29 Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.30 Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.41 Trgovina na malo kompjuterima, perifernim jedinicama i softverom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.42 Trgovina na malo telekomunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.43 Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.51 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.52 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.53 Trgovina na malo tepisima, zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.54 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.59 Trgovina na malo namještajem, opremom za osvjtljavanje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.61 Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.62 Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.63 Trgovina na malo muzičkim i video zapisima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.64 Trgovina na malo sportskom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.65 Trgovina na malo igrama i gračkama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.71 Trgovina na malo odjećom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.72 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama
- 47.73 Trgovina na malo farmaceutskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama – apotekama
- 47.74 Trgovina na malo medicinskim i ortopedskim pomagalicama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.75 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.76 Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, đubrivima, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama
- 47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.78 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.79 Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama
- 47.81 Trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima na tezgama i pijacama
- 47.82 Trgovina na malo tekstilom, odjećom i obućom na tezgama i pijacama
- 47.89 Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama
- 47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta
- 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca

SAOBRAĆAJ I SKLADIŠTENJE

- 49.10 Željeznički prevoz putnika, međumjesni
- 49.20 Željeznički prevoz tereta
- 49.31 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika
- 49.32 Taksi prevoz
- 49.39 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju
- 49.41 Drumski prevoz tereta
- 49.42 Usluge preseljenja
- 49.50 Cjevovodni transport
- 50.10 Pomorski i priobalni prevoz putnika

- 50.20 Pomorski i priobalni prevoz tereta
- 50.30 Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima
- 50.40 Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima
- 51.10 Vazdušni prevoz putnika
- 51.21 Vazdušni prevoz tereta
- 51.22 Vasijski saobraćaj
- 52.10 Skladištenje
- 52.21 Uslužne djelatnosti u kompenom saobraćaju
- 52.22 Uslužne djelatnosti u vodenom saobraćaju
- 52.23 Uslužne djelatnosti u vazdušnom saobraćaju
- 52.24 Manipulacija teretom
- 52.29 Ostale prateće djelatnosti u saobraćaju
- 53.10 Poštanske aktivnosti
- 53.20 Ostale poštanske i kurirske aktivnosti

USLUGE SMJEŠTAJA I ISHRANE

55.10 Hoteli i sličan smještaj

- 55.20 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak
- 55.30 Djelatnost kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice
- 55.90 Ostali smještaj
- 56.10 Djelatnost restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata
- 56.21 Katering (dostava pripremljene hrane)
- 56.29 Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane
- 56.30 Usluge pripremanja i posluživanja pića

INFORMISANJE I KOMUNIKACIJE

- 58.11 Izdavanje knjiga
- 58.12 Izdavanje imenika i adresara
- 58.13 Izdavanje novina
- 58.14 Izdavanje časopisa i periodičnih izdanja
- 58.19 Ostala izdavačka djelatnost
- 58.21 Izdavanje kompjuterskih igara
- 58.29 Izdavanje ostalih softvera
- 59.11 Proizvodnja filmova, video-zapisa i televizijskog programa
- 59.12 Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, video-filmova i televizijskog programa
- 59.13 Distribucija filmova, video-filmova i televizijskog programa
- 59.14 Djelatnost prikazivanja filmova
- 59.20 Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike
- 60.10 Emitovanje radio-programa
- 60.20 Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa
- 61.10 Kablovske telekomunikacije
- 61.20 Bežične telekomunikacije
- 61.30 Satelitska telekomunikacija
- 61.90 Ostale telekomunikacione djelatnosti
- 62.01 Kompjutersko programiranje
- 62.02 Konsultantske djelatnosti u oblasti informacione tehnologije
- 62.03 Upravljanje kompjuterskom opremom
- 62.09 Ostale usluge informacione tehnologije
- 63.11 Obrada podataka, smještanje aplikacija i pružanje aplikativnih usluga i sl.

63.12 Uslužne internet stranice (web portal)
63.91 Djelatnost novinskih agencija

POSLOVANJE NEKRETNINAMA

68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
68.31 Djelatnost agencija za nekretnine
68.32 Upravljanje nekretninama uz naknadu

STRUČNE, NAUČNE I TEHNIČKE DJELATNOSTI

69.10 Pravni poslovi
69.20 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi i poresko savjetovanje
70.10 Upravljanje privrednim subjektom
70.21 Djelatnost komunikacija i odnosa sa javnošću
70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem
71.11 Arhitektonska djelatnost
71.12 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
71.20 Tehničko ispitivanje i analize
72.11 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji
72.19 Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i inženjerskim naukama
72.20 Istraživanje i razvoj u društvenim i humanističkim naukama
73.11 Djelatnost reklamnih agencija
73.12 Medijsko predstavljanje
73.20 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
74.10 Specijalizovane dizajnerske djelatnosti
74.20 Fotografске usluge
74.30 Prevođenje i usluge tumača
74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti
75.00 Veterinarska djelatnost

ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DJELATNOSTI

77.11 Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila
77.12 Iznajmljivanje i lizing kamiona
77.21 Iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport
77.22 Iznajmljivanje video-kaseta i kompakt-diskova
77.29 Iznajmljivanje i lizing ostalih predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu
77.31 Iznajmljivanje i lizing poljoprivrednih mašina i opreme
77.32 Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo
77.33 Iznajmljivanje i lizing kancelarijskih mašina i kancelarijske opreme (uključujući kompjutere)
77.34 Iznajmljivanje i lizing opreme za vodeni transport
77.35 Iznajmljivanje i lizing opreme za vazdušni transport
77.39 Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara
77.40 Lizing intelektualne svojine i sličnih proizvoda, izuzev autorskih prava
78.10 Djelatnost agencija za zapošljavanje
78.20 Djelatnost agencija za privremeno zapošljavanje
78.30 Ostalo ustupanje ljudskih resursa
79.11 Djelatnost putničkih agencija
79.12 Djelatnost tur-operatora
79.90 Ostale usluge rezervacije i djelatnosti povezane s njima

Pored aktivnosti navedenih u ovom članu, Društvo će se baviti i spoljnotrgovinskim prometom i to prometom roba i usluga za koje je registrovano u unutrašnjem prometu.

OSNOVNA DJELATNOST DRUŠTVA JE:

55.10 Hoteli i sličan smještaj

Djelatnosti Društva može da promjeni osnivač odlukom koja mora biti prijavljena u Centralni registar Privrednih subjekata Poreske uprave.

OSNIVAČI ODNOSNO ČLANOVI DRUŠTVA

(u daljem tekstu: vlasnici udjela u Društvu)

Čl.8

Vlasnici udjela u Društvu su:

- **PAVEL ZADORIN, R**
5862308,
- **VICTOR GLINENKO,**
pasoša: 71 2327761
- **VALERY LITVAK, Iz**
21300499
- **VALERY ZADORIN, I**
0696100

OSNIVAČKI KAPITAL, VRSTE I VISINA ULOGA

Čl.9

Početni kapital DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU " SEA TRADE " KOTOR utvrđen je Ugovorom o osnivanju Društva i iznosi **10.000,00€** i sastoji se od novčanih uloga vlasnika udjela Društva.

Sticanjem udjela Osnivači postaju vlasnici udjela Društva.

Srazmjerno uplaćenom odnosno unijetom ulogu, a u odnosu na ukupan kapital, vlasnici udjela stiču udjele u Društvu koji procentualno iznose:

- **VALERY ZADORIN** **28%**
- **PAVEL ZADORIN** **28%**
- **VALERY LITVAK** **22%**
- **VICTOR GLINENKO** **22%**

Čl.10

Ako osnivač odluči da je Društvu potreban obrtni kapital, preko iznosa uplaćenog kapitala, sredstva će biti obezbijeđena na sljedeći način i u sljedećem redosljedu:

- 1) iz neposredne dobiti,
- 2) iz kredita koje osnivač obezbijedi preko poslovne banke,
- 3) putem povećanja i uplate kapitala – dopunskom uplatom ili ulogom u stvarima

DIOBA DOBITI I NAČIN SNOŠENJA RIZIKA I POKRIĆE GUBITAKA UTVRĐIVANJA I RASPODJELA DOBITI

Čl.11

Bilans imovine i bilans uspjeha Društva, uključujući dio koji se odnosi na dobit za raspodjelu, utvrđuje se prema zakonima koji regulišu ovu oblast.

Dobit za raspodjelu, Društvo utvrđuje za svaku poslovnu godinu, najkasnije do 31. marta za prethodnu godinu.

Iz neto dobiti se izdvaja dio koji utvrđuje osnivač, u obavezni i posebni rezervni fond i u neraspoređenu dobit. Preostali iznos predstavlja dobit, koja pripada osnivaču.

Osnivač može odlučiti da dio dobiti za raspodjelu, na koju ima pravo reinvestira u razvoj Društva.

PRAVA I OBAVEZE OSNIVAČA

Čl.12

Osnivač Društva ima pravo ili obavezu da:

- 1) upravlja ili učestvuje u upravljanju Društvom;
- 2) učestvuje u raspodjeli dobiti;
- 3) učestvuje u raspodjeli imovine Društva po njegovom prestanku.

KONTROLA AKTIVNOSTI DRUŠTVA

Osnivač će u svako doba imati pravo da vrši uvid u djelatnost, pregleda prostorije i finansijsko poslovanje Društva.

Vođenje finansijske dokumentacije će se vršiti prema važećim zakonima i propisima Crne Gore u vezi sa svakim poslom i biće u svako razumno vrijeme dostupno osnivaču ili od njega ovlašćenim licima

Osnivač može odlučiti da poslove pregleda i revizije poslovanja Društva povjeri revizorskoj firmi, po svom izboru.

TROŠKOVI POSLOVANJA

Čl.13

Osnivač odgovara za obaveze Društva cjelokupnom svojom imovinom:

- 1) ako zloupotrijebi Društvo, da bi dostigao cilj koji je za njega zabranjen;
- 2) ako Društvo upotrijebi da bi oštetio povjerioce;

- 3) ako suprotno propisima, postupi sa imovinom Društva, kao da je u pitanju njegova lična imovina;
- 4) ako smanji imovinu Društva u svoju korist ili u korist drugog lica, a znao je ili je morao znati da Društvo neće biti u stanju da izmiri svoje obaveze prema trećim licima.

Troškovi poslovanja Društva biće za svaku godinu predviđeni i odobravani u finansijskom planu Društva za predmetnu poslovnu godinu. Na kraju svake poslovne godine, Društvo je dužno da u roku utvrđenom pravilima (Statutom) Društva i u skladu sa važećim propisima sastavi završni račun (bilans).

SNOŠENJE RIZIKA I POKRIVANJE GUBITAKA

Čl.14

Osnivač snosi rizik za poslovanje Društva do visine uloga koji je investirao za osnivanje Društva. Ako Društvo ima gubitak u poslovanju, osnivač može odlučiti da putem dopunske uplate pokrije gubitak koji je nastao.

Gubitak u poslovanju može se namiriti i putem smanjenja osnovnog kapitala Društva, o čemu odlučuje osnivač.

Gubici u poslovanju se mogu pokrivati i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

ODGOVORNOST ZA OBAVEZE

Čl.15

Društvo u pravnom prometu može da zaključuje ugovore i vrši druge poslove i radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti i u prometu istupa u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za tuđi račun i u tuđe ime i za tuđi račun.

Čl.16

Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom.

Osnivač ne odgovara za obaveze Društva, a snosi rizik u poslovanju Društva do visine svog osnivačkog uloga.

Osnivač odgovara za obaveze Društva u slučajevima i pod uslovima propisanim Zakonom o privrednim društvima.

Čl.17

ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE DRUŠTVA

Poslove zastupanja i predstavljanja Društva vrši izvršni direktor **Lashmanova Anastasiya**

Izvršni direktor društva je izvršni organ. Djelokrug rada izvršnog direktora je da:

- odgovoran je za zakonitost Društva, u okviru svojih ovlašćenja

- upravlja imovinom Društva, u skladu sa zakonom i odlukom vlasnika udjela
- predlaže unutrašnju organizaciju Društva
- Donosi dokument o sistematizaciji radnih mjesta
- sklapa ugovore i preuzima druge pravne radnje u domaćoj i spoljnoj trgovinskoj razmjeni, u skladu sa svojim ovlašćenjima u okviru redovnog poslovanja Društva.
- odlučuje o zapošljavanju lica u Društvo, zaključuje ugovoru o radu, odlučuje o disciplinskoj odgovornosti zaposlenih i drugim poslovima iz oblasti radnih odnosa u skladu sa zakonom,
- Obavlja druge poslove , predviđene zakonom i ovim statutom.
- Izvršni direktor može sklapati ugovore za prodaju imovine Društva samo uz potpis jednog od vlasnika udjela Društva.
- Izvršni direktor ne može bez pismene saglasnosti osnivača Društva da potpiše Ugovor o kreditu sa bankom ili stavi hipoteku ili druge tereta na imovinu, koja je u vlasništvu Društva.
- Izvršni direktor ne može raspolagati finansijskim sredstvima preko 30.000 eura bez pismene saglasnosti osnivača Društva.
- Izvršni direktor treba da postupa sa pažnjom dobrog privrednika i vrši druge poslove po ovlašćenju osnivača Društva.

Pored poslova iz stava 1 ovog člana, izvršni direktor obavlja i druge poslove koji Zakonom, odlukom ili ovim statutom nijesu dati u djelokrug drugih organa društva.

Izvršni direktor društva se bira na period od četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora, s tim da može i prije vremena biti razriješen dužnosti na koju je postavljen.

Izvršni direktor društva istupa u ime i za račun društva.

IZBOR, OPOZIV I DJELOKRUG ORGANA DRUŠTVA

Čl.18

Osnivač, kao vlasnik Društva, na osnovu uloženog kapitala, upravlja cjelokupnim radom i poslovanjem Društva.

U slučaju da osnivač odredi da je za poslovanje neophodno, može formirati odbor direktora ili skupštinu društva.

Članovi skupštine kao i članovi odbora direktora, ne mogu biti lica koja su osuđivana za krivično djelo protiv privrede i službene dužnosti za koju su nastupile pravne posljedice osude, dok te posljedice traju.

Članove skupštine kao i članove odbora direktora, bira osnivač na neodređeno vrijeme, koje ne može biti duže od pet godina, sa mogućnošću ponovnog izbora.

Čl.19

Djelokrug osnivača je da:

- donosi statut i druga normativna akta,
- utvrđuje poslovnu politiku,
- usvaja godišnji obračun i izvještaje o poslovanju,
- odlučuje o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka,
- odlučuje o statusnim promjenama, promjeni oblika i prestanku društva,
- postavlja i razrješava izvršnog direktora,
- postavlja i razrješava članove odbora direktora i članove skupštine,
- daje smjernice za rad i poslovanje izvršnog direktora,
- odlučuje o poslovnoj saradnji sa drugim društvima,
- donosi investicione odluke,
- odlučuje o osnivanju novih društava,
- oslućuje o zastupanju društva u sudskim i drugim postupcima protiv članova uprave,
- obavlja druge poslove određene zakonom.

Čl.20

Ako donošenje odluke ne trpi odlaganje, osnivač može donijeti odluku i telefonskim putem, telegrafski, mailom ili putem telefaksa.

ZAPISNIK O RADU

Čl.21

U zapisnik o sjednicama osnivača se unose podaci i materijali koji su bili predmet rasprave na sjednici. Pored ovih podataka, u zapisnik se na zahtjev osnivača unose i drugi podaci.

Čl.22

Zapisnik o radu sa prethodne sjednice osnivača se usvaja na prvoj narednoj sjednici.

Čl.23

Izvršni direktor društva može u okviru svojih ovlašćenja dati drugome pismeno punomoćje za zastupanje Društva. Izvršni direktor društva, uz saglasnost osnivača, može određenom licu, specijalizovanom za određene poslove, dati prokuru, čiji obim, vrstu i sadržinu utvrđuje svojom odlukom.

Čl.24

Pored izvršnog direktora Društvo mogu zastupati i druga ovlaštena lica, o čemu odlučuje osnivač Društva.

REZERVE DRUŠTVA

Čl.25

Društvo na kraju svake poslovne godine, iz neto dobiti izdvaja dio koji utvrđuje osnivač, u obavezni i posebni rezervni fond.

OBAVEZNI I REZERVNI FOND

Čl.26

Društvo može imati obavezni i rezervni fond, o čemu odlučuje osnivač.

U obavezni rezervni fond, svake godine od dobiti se unosi najmanje 5%, dok fond ne dostigne najmanje 10% osnovnog kapitala.

Čl.27

Obavezni rezervni fond, dok se ne dostigne zakonom utvrđen najmanji iznos, upotrebljava se samo za pokrivanje gubitaka.

Čl.28

Ukoliko se obavezna rezerva Društva smanji ispod minimuma, koji je zakonom propisan (10% osnovnog kapitala), mora se dopuniti do propisanog iznosa.

POSEBNI REZERVNI FOND

Čl.29

Društvo može imati i posebne rezervne fondove, saglasno zakonu, o čemu odlučuje osnivač Društva.

STATUSNE PROMJENE I PROMJENE OBLIKA DRUŠTVA

STATUSNE PROMJENE

Čl.30

Društvo se može spojiti sa drugim društvom (spajanjem), podijeliti na dva ili više društva (podjela), ili promijeniti oblik (promjena oblika društva).

Spajanje, pripajanje ili podjela Društva, vrši se saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima.

Odluku o statusnim promjenama Društva donosi osnivač Društva.

NAČINI PROMJENE OBLIKA DRUŠTVA

Čl.31

Društvo može promijeniti oblik u drugi oblik ako ispunjava uslove o osnivanju oblika utvrđene Zakonom o privrednim društvima.

Čl.32

Odluku o promjeni oblika Društva donosi osnivač.

PRESTANAK DRUŠTVA

Čl.33

Društvo će poslovati sve dok postoje ekonomski i zakonski uslovi za obavljanje njegove djelatnosti, a može prestati sa poslovanjem samo na način i pod uslovima zakonom propisanim.

Društvo prestaje u sljedećim slučajevima:

- 1) ako mu je izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti, zbog toga što ne ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti, a u roku određenom u izrečenoj mjeri ne ispuni te uslove, odnosno ne promjeni djelatnost,
- 2) ako prestanu da postoje prirodni i drugi uslovi za obavljanje djelatnosti,
- 3) odlukom osnivača,
- 4) ako se pravosnažnom odlukom suda utvrdi ništavnost upisa u registar,
- 5) ako ne produži registraciju saglasno zakonu,
- 6) stečajem ili likvidacijom društva,
- 7) spajanjem sa drugim društvom ili podjelom,
- 8) u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA ČOVJEKOVE SREDINE

Čl.34

Osnivač, organi i radnici Društva su dužni da organizuju obavljanje djelatnosti na način kojim se osiguravaju bezbjednost na radu kao i da preduzimaju i sprovode potrebne mjere zaštite na radu i životne sredine u skladu sa republičkim zakonima koji regulišu ovu oblast.

Društvo i dijelovi Društva su dužni da obavljaju svoje djelatnosti, čuvaju vrijednost i obezbijeduju potrebne uslove za zaštitu i unaprijeđenje čovjekove sredine i da spriječavaju uzroke i otklanjaju posljedice koje ugrožavaju prirodne i radom stvorene vrijednosti životne sredine.

IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Čl.35

Izmjene i dopune statuta mogu se vršiti u postupku i na način kao i za njegovo donošenje, odnosno od strane osnivača, a u skladu sa Odlukom o osnivanju.

Ugovor ili Odluka se prijavljuje u Centralni registar Privrednih subjekata Poreske uprave.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a počinje da proizvodi pravno dejstvo od dana registrovanja Društva u Centralni registar Privrednih subjekata Poreske uprave.

NADLEŽNO PRAVO


Na sva pitanja koja se odnose na važenje, tumačenje ili izvršenje odredaba ovog Statuta, primjenjivaće se važeći propisi u Crnoj Gori.

U Kotoru, 01.06.2016.godine.


Osnivači:




LASHMANOVA ANASTASIYA
po punomoćju br. 77 AB 9504667
za PAVEL ZADORIN
br.pasoša: 71 5862308



LASHMANOVA ANASTASIYA
po punomoćju br. 77 AB 9504666
za VICTOR GLINENKO
br.pasoša: 71 2327761



LASHMANOVA ANASTASIYA
po punomoćju br. 77 AB 9504670
za VALERY LITVAK
Br.pasoša: 21300499



LASHMANOVA ANASTASIYA
po punomoćju br. 77 AB 9504669
za VALERY ZADORIN
br.pasoša: 75 0696100



**CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA**

Broj: 5 - 0393944 / 014

U Podgorici, dana 08.06.2018.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11), rješavajući po prijavi za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" TIVAT, broj 265880 podnijetoj dana 08.06.2018. u 08:38:48, preko

Ime i prezime: DANIJEL SEKULIĆ

J
A


donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" TIVAT - registarski broj 5 - 0393944, PIB 02669935 , i to:

Statut:

Briše se: Statut od 29.05.2018.

Registruje se - upisuje se: Statut od 07.06.2018.

Ograničenja - Izvršni direktor MARIJA JANKOVIĆ

Briše se: Ograničeno - Izvršni direktor iz ove Odluke ima pravo da pojedinačno zastupa Društvo u svim pravnim poslovima u unutrašnjem i spoljno-trgovinskom prometu s tim da ne može raspolagati finansijskim sredstvima preko 30.000 eura bez pismene saglasnosti osnivača Društva.

Registruje se - upisuje se: Neograničeno

Ovlašćenja - Izvršni direktor MARIJA JANKOVIĆ

Briše se: Kolektivno (sa Osnivačem)

Registruje se - upisuje se: Pojedinačno


08.06.2018.

Obrazloženje

Podnosilac je dana 08.06.2018. u 08:38:48 podnio prijavu za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću SEA TRADE. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je članom 87 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11).

M.P.

Sam. Savjetnik I


Marija Mićković

Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8,00 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa 832-3161017-60-Administrativna taksa.



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 265880

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je DANIJEL SEKULIĆ dostavio-la dokument za Promjena društva sa ograničenom odgovornošću – DOO - SEA TRADE - DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU iz TIVAT, registarski broj:50393944 sa sljedećim prilogima:

Odluka o promjeni ovlašćenja izvršnom direktoru

Dokaz o uplaćenju naknadi za objavljivanje podataka u "Službenom listu Crne Gore"

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Punomoćje

Obrazac

Statut društva

Datum prijema dokumentacije: 8.6.2018. god.

Podnosilac prijave

Dokument primio/la

Milan Zvicer, Samostalni referent

M.P.

Uputstvo za praćenje prijave: Prijava se može pratiti putem sajta www.crps.me odabirom stavke menija PRETRAGA REGISTRA, zatim PRETRAGA PREDMETA. U ponuđena polja unijeti broj predmeta i datum prijema dokumentacije i kliknuti dugme TRAŽI. Ukoliko je prikazan status **OBRAĐEN** rješenje se može preuzeti. Broj kontakt telefona CRPS-a: +38220230858.



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0393944 / 013
PIB: 02669935

Datum registracije: 12.07.2007.
Datum promjene podataka: 29.05.2018.

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" TIVAT

Broj važeće registracije: /013

Skraćeni naziv: SEA TRADE
Telefon:
eMail:
Datum zaključivanja ugovora: 04.07.2007.
Datum donošenja Statuta: 04.07.2007. Datum promjene Statuta: 29.05.2018.
Adresa glavnog mjesta poslovanja: BOGIŠIĆI BB TIVAT
Adresa za prijem službene pošte: BOGIŠIĆI BB TIVAT
Adresa sjedišta: BOGIŠIĆI BB TIVAT
Pretežna djelatnost: 5510 Hoteli i sličan smještaj
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA
Oblik svojine: Privatna
Porijeklo kapitala: Strani
Upisani kapital: 10.000,00Euro (Novčani 10.000,00Euro, nenovčani 0,00Euro)

OSNIVAČI:

RENAT ZADORIN AC

Uloga: Osniva

Udio: 90%

ALEXANDRA GLINENKO 72

Uloga: Osnivač

Udio: 5%

VALERY LITVAK 21300499 IZ

Uloga: Osnivač

Udio: 5%

LICA U DRUŠTVU:

RENAT ZADORIN AC1

Adresa:

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

ALEXANDRA GLINENKO 72 3357744 RUSKA FEDERACIJA

Adresa:

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

VALERY LITVAK 21300499 IZRAEL

Adresa:

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

MARIJA JANKOVIĆ 2

Adresa: RADOSAVA

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (Izvršni direktor iz ove Odluke ima pravo da pojedinačno zastupa Društvo u svim pravnim poslovima u unutrašnjem i spoljno-trgovinskom prometu s tim da ne može raspolagati finansijskim sredstvima preko 30.000 eura bez pismene saglasnosti osnivača Društva.)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (sa Osnivačem)

Izdato: 08.06.2018 godine u 08:36h

MP

NAČELNICA

Dušanka Vujisić

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Zastupnika Punomoćnika

JMB:

Država:

Ime i prezime:

Danijel Sekulić

Opština:

Telefon:

Mjesto:

e-mail:

Ulica:

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

 Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt

Matični broj:

02669935

Registarski broj:

50393944

Puni naziv:

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
"SEA TRADE" Tivat

1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

 OD KD AD DOO NVO Ustanova Zadruga Ostali

1.2. Puni naziv:

*ukoliko je promjen puni naziv izvršice se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv:

1.4. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

07.06.2018

1.5. Podaci o Ugovoru /
odluci o osnivanju:Datum
zaključenja/donošenja:

2. NOVA ADRESE UPRAVE – SJEDIŠTA

2.1. Opština

2.2. Mjesto

2.3. Ulica:

2.4. Broj:

3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država

3.2. Opština

3.3. Mjesto

3.4. Ulica:

3.5. Broj:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine *ukoliko je označena promjena opštine izvršiće se i preregistracija u Poreskom registru

4.2. Opština 4.3. Mjesto

4.4. Ulica: 4.5. Broj:

5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA

5.1. Datum rješenja:

5.2. Broj rješenja:

*popunjava se samo ukoliko registraciji u CRPS prethodi registracija kod drugog državnog organa

6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST

7. NOVI OBLIK SVOJINE

bez oznake svojine privatna zadružna dva ili više oblika svojine državna

8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA

8.1. Telefon: + 382 /

8.2. Fax: + 382 /


8.3. E-mail:

8.4. Adresa internet strane:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.



9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

Povećanje
 Smanjenje

Osnovni kapital:	Prije promjene	Iznos promjene	Nakon promjene
Ukupno (novčani+nenovčani):	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> novčani – iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> nenovčani – iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €

10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

Prestanak Regstruje se Mijenja se udio

10.1. Status:

Osnivač Član DOO Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*upisati status

10.2. MB / JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša
za strano pravno lice unijeti broj registracije u

10.3. Naziv / Ime i prezime:

10.4. Sjedište / Adresa:

Država

Opština

Mjesto:

Ulica:

Broj:

10.5. Udio

 %

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.



11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

 Odbor direktora Upravni odbor Skupština Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji



12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

 Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

 Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Adresa:

Država

Opština

Mjesto:

Ulica:

Broj:

12.4. Ovlaštenja u prometu

 neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.5. Ovlašćen da djeluje

 Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

13. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

13.1. Status

Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora

Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

13.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

13.3. Ime i prezime:

MARIJA JANKOVIĆ

Adresa:

Država

Opština

Ulica:

13.4. Ovlaštenja u prometu

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

13.5. Ovlašćen da djeluje

Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

Članovima organa upravljanja

Sekretarom društva

Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost za imenovanje:

Potpis:



IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

14. OSTALE REGISTRACIJE

Osim postojeće registracije u CRPS-u izvršiti i registracije u:

14.1. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

Saglasno Zakonu o privrednim društvima (Sl. list CG 06/02, 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11) RENAT ZADORIN, Republika Kirgizija, br. pasoša: AC1423125, ALEXANDRA GLINENKO, Ruska Federacija, br. pasoša: 72 3357744, VALERY LITVAK, Izrael, br. pasoša: 21300499, u svojstvu osnivača, dana 07.06.2018. godine donose:

S T A T U T

(prečišćen tekst)

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE " TIVAT

FIRMA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Čl.1

Društvo će poslovati pod firmom: **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" TIVAT**

Skraćeni naziv firme je: "SEA TRADE " DOO

Čl.2

Osnivači su saglasno Zakonu o privrednim društvima zaključili dana 01.08.2007 godine Ugovor o osnivanju Društva.

Čl.3

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

Čl.4

Firmu i sjedište Društva osnivač može mijenjati sopstvenom odlukom, koja mora biti prijavljena Centralnom registru Privrednog Subjekta Poreske uprave u Podgorici.

Čl.5

Sjedište Društva sa ograničenom odgovornošću " SEA TRADE " Tivat je:

Bogišići bb, Tivat

Firmu i sjedište može mijenjati osnivači.

Adresa Društva za zvanične dopise je: Bogišići bb, Tivat

Promjena firme i sjedišta se prijavljuje Centralnom registru Privrednih subjekata poreske uprave u Podgorici.

Društvo će u svom radu koristiti puni i skraćeni naziv firme, zavisno od potrebe.

Društvo ima svoj pečat, koji je okruglog oblika, prečnika 4cm, sa tekstom po obodu:

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" TIVAT

Pečat je pisan latinicom.

Društvo ima svoj štambilj, koji je pravougaonog oblika, sa tekstom po gornjoj ivici

"SEA TRADE" DOO.

U sredini je oznaka «Broj», a pri dnu je oznaka Tivat, i crtica za upis datuma i riječ godina. Štambilj je pisan latinicom.

DJELATNOST DRUŠTVA

Čl.7

Djelatnost Društva obuhvata:

GRAĐEVINARSTVO

- 41.10 Razrada građevinskih projekata
- 41.20 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
- 42.11 Izgradnja puteva i autoputeva
- 42.12 Izgradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica
- 42.13 Izgradnja mostova i tunela
- 42.21 Izgradnja cjevovoda
- 42.22 Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova
- 42.91 Izgradnja hidro objekata
- 42.99 Izgradnja ostalih građevina, na drugom mjestu nepomenutih
- 43.11 Rušenje objekata
- 43.12 Pripremna gradilišta
- 43.13 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
- 43.21 Postavljanje električnih instalacija
- 43.22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, klimatizacionih sistema i sistema za grijanje
- 43.29 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu
- 43.31 Malterisanje
- 43.32 Ugradnja stolarije
- 43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga
- 43.34 Bojenje i zastakljivanje
- 43.39 Ostali završni radovi
- 43.91 Krovni radovi
- 43.99 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi

TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO; POPRAVKA MOTORNIM VOZILA I MOTOCIKALA

- 45.11 Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima
- 45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima
- 45.20 Održavanje i popravka motornih vozila
- 45.31 Trgovina na veliko djelovima i opremom za motorna vozila
- 45.32 Trgovina na malo djelovima i opremom za motorna vozila
- 45.40 Trgovina motociklima, djelovima i priborom, održavanje i popravka motocikala
- 46.11 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
- 46.12 Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija

- 46.13 Posredovanje u prodaji drvene građe i građevinskog materijala
- 46.14 Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona
- 46.15 Posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe
- 46.16 Posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, krzna, obuće i predmeta od kože
- 46.17 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
- 46.18 Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda
- 46.19 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
- 46.21 Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, sjemenjem i hranom za životinje
- 46.22 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama
- 46.23 Trgovina na veliko životinjama
- 46.24 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom
- 46.31 Trgovina na veliko voćem i povrćem
- 46.32 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
- 46.33 Trgovina na veliko mlječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima
- 46.34 Trgovina na veliko pićem
- 46.35 Trgovina na veliko, duvanskim proizvodima
- 46.36 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima
- 46.37 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaoom i začinima
- 46.38 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribe, ljuskare i mekušce
- 46.39 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duvanom
- 46.41 Trgovina na veliko tekstilom
- 46.42 Trgovina na veliko odjećom i obućom
- 46.43 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
- 46.44 Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje
- 46.45 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
- 46.46 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima
- 46.47 Trgovina na veliko namještajem, tepisima i opremom za osvjetljenje
- 46.48 Trgovina na veliko satovima i nakitom
- 46.49 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
- 46.51 Trgovina na veliko kompjuterima, kompjuterskom opremom i softverima
- 46.52 Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim djelovima i opremom
- 46.61 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i proborom
- 46.62 Trgovina na veliko alatnim mašinama
- 46.63 Trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama
- 46.64 Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivenje i pletenje
- 46.65 Trgovina na veliko kancelarijskim namještajem
- 46.66 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
- 46.69 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom
- 46.71 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
- 46.72 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
- 46.73 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
- 46.74 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grijanje
- 46.75 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
- 46.76 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
- 46.77 Trgovina na veliko otpacima i ostacima
- 46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko
- 47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duvanom
- 47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
- 47.21 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama

- 47.22 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama
- 47.23 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.24 Trgovina na malo hljebom, tjesteninama, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.25 Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.26 Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama
- 47.29 Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.30 Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.41 Trgovina na malo kompjuterima, perifernim jedinicama i softverom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.42 Trgovina na malo telekomunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.43 Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.51 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.52 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.53 Trgovina na malo tepisima, zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.54 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.59 Trgovina na malo namještajem, opremom za osvjetljavanje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.61 Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.62 Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.63 Trgovina na malo muzičkim i video zapisima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.64 Trgovina na malo sportskom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.65 Trgovina na malo igrama i gračkama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.71 Trgovina na malo odjećom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.72 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama
- 47.73 Trgovina na malo farmaceutskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama – apotekama
- 47.74 Trgovina na malo medicinskim i ortopedskim pomagalicama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.75 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.76 Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, đubrivima, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama
- 47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.78 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.79 Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama
- 47.81 Trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima na tezgama i pijacama
- 47.82 Trgovina na malo tekstilom, odjećom i obućom na tezgama i pijacama
- 47.89 Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama
- 47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta
- 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca

SAOBRAĆAJ I SKLADIŠTENJE

- 49.10 Željeznički prevoz putnika, međumjesni
- 49.20 Željeznički prevoz tereta
- 49.31 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika
- 49.32 Taksni prevoz
- 49.39 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju
- 49.41 Drumski prevoz tereta
- 49.42 Usluge preseljenja
- 49.50 Cjevovodni transport
- 50.10 Pomorski i priobalni prevoz putnika
- 50.20 Pomorski i priobalni prevoz tereta

- 50.30 Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima
- 50.40 Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima
- 51.10 Vazdušni prevoz putnika
- 51.21 Vazdušni prevoz tereta
- 51.22 Vasijski saobraćaj
- 52.10 Skladištenje
- 52.21 Uslužne djelatnosti u kompenom saobraćaju
- 52.22 Uslužne djelatnosti u vodenom saobraćaju
- 52.23 Uslužne djelatnosti u vazdušnom saobraćaju
- 52.24 Manipulacija teretom
- 52.29 Ostale prateće djelatnosti u saobraćaju
- 53.10 Poštanske aktivnosti
- 53.20 Ostale poštanske i kurirske aktivnosti

USLUGE SMJEŠTAJA I ISHRANE

55.10 Hoteli i sličan smještaj

- 55.20 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak
- 55.30 Djelatnost kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice
- 55.90 Ostali smještaj
- 56.10 Djelatnost restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata
- 56.21 Katering (dostava pripremljene hrane)
- 56.29 Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane
- 56.30 Usluge pripremanja i posluživanja pića

INFORMISANJE I KOMUNIKACIJE

- 58.11 Izdavanje knjiga
- 58.12 Izdavanje imenika i adresara
- 58.13 Izdavanje novina
- 58.14 Izdavanje časopisa i periodičnih izdanja
- 58.19 Ostala izdavačka djelatnost
- 58.21 Izdavanje kompjuterskih igara
- 58.29 Izdavanje ostalih softvera
- 59.11 Proizvodnja filmova, video-zapisa i televizijskog programa
- 59.12 Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, video-filmova i televizijskog programa
- 59.13 Distribucija filmova, video-filmova i televizijskog programa
- 59.14 Djelatnost prikazivanja filmova
- 59.20 Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike
- 60.10 Emitovanje radio-programa
- 60.20 Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa
- 61.10 Kablovske telekomunikacije
- 61.20 Bežične telekomunikacije
- 61.30 Satelitska telekomunikacija
- 61.90 Ostale telekomunikacione djelatnosti
- 62.01 Kompjutersko programiranje
- 62.02 Konsultantske djelatnosti u oblasti informacione tehnologije
- 62.03 Upravljanje kompjuterskom opremom
- 62.09 Ostale usluge informacione tehnologije
- 63.11 Obrada podataka, smještanje aplikacija i pružanje aplikativnih usluga i sl.
- 63.12 Uslužne internet stranice (web portal)

63.91 Djelatnost novinskih agencija

POSLOVANJE NEKRETNINAMA

68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina

68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima

68.31 Djelatnost agencija za nekretnine

68.32 Upravljanje nekretninama uz naknadu

STRUČNE, NAUČNE I TEHNIČKE DJELATNOSTI

69.10 Pravni poslovi

69.20 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi i poresko savjetovanje

70.10 Upravljanje privrednim subjektom

70.21 Djelatnost komunikacija i odnosa sa javnošću

70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem

71.11 Arhitektonska djelatnost

71.12 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

71.20 Tehničko ispitivanje i analize

72.11 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji

72.19 Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i inženjerskim naukama

72.20 Istraživanje i razvoj u društvenim i humanističkim naukama

73.11 Djelatnost reklamnih agencija

73.12 Medijsko predstavljanje

73.20 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja

74.10 Specijalizovane dizajnerske djelatnosti

74.20 Fotografske usluge

74.30 Prevođenje i usluge tumača

74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti

75.00 Veterinarska djelatnost

ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DJELATNOSTI

77.11 Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila

77.12 Iznajmljivanje i lizing kamiona

77.21 Iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport

77.22 Iznajmljivanje video-kaseta i kompakt-diskova

77.29 Iznajmljivanje i lizing ostalih predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu

77.31 Iznajmljivanje i lizing poljoprivrednih mašina i opreme

77.32 Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo

77.33 Iznajmljivanje i lizing kancelarijskih mašina i kancelarijske opreme (uključujući kompjutere)

77.34 Iznajmljivanje i lizing opreme za vodeni transport

77.35 Iznajmljivanje i lizing opreme za vazdušni transport

77.39 Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara

77.40 Lizing intelektualne svojine i sličnih proizvoda, izuzev autorskih prava

78.10 Djelatnost agencija za zapošljavanje

78.20 Djelatnost agencija za privremeno zapošljavanje

78.30 Ostalo ustupanje ljudskih resursa

79.11 Djelatnost putničkih agencija

79.12 Djelatnost tur-operatora

79.90 Ostale usluge rezervacije i djelatnosti povezane s njima

Pored aktivnosti navedenih u ovom članu, Društvo će se baviti i spoljnotrgovinskim prometom i to prometom roba i usluga za koje je registrovano u unutrašnjem prometu.

OSNOVNA DJELATNOST DRUŠTVA JE:

55.10 Hoteli i sličan smještaj

Djelatnosti Društva može da promjeni osnivač odlukom koja mora biti prijavljena u Centralni registar Privrednih subjekata Poreske uprave.

OSNIVAČI ODNOSNO ČLANOVI DRUŠTVA

(u daljem tekstu: vlasnici udjela u Društvu)

Čl.8

Vlasnici udjela u Društvu su:

- **RENAT ZADORIN,** [redacted]
pasoša: AC142312,
- **ALEXANDRA GLINENKO**
14/57 , br.pasoša: 72 33
- **VALERY LITVAK, Izrael,**
21300499

OSNIVAČKI KAPITAL, VRSTE I VISINA ULOGA

Čl.9

Početni kapital DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU " SEA TRADE " TIVAT utvrđen je Ugovorom o osnivanju Društva i iznosi **10.000,00€** i sastoji se od novčanih uloga vlasnika udjela Društva.

Sticanjem udjela Osnivači postaju vlasnici udjela Društva.

Srazmjerno uplaćenom odnosno unijetom ulogu, a u odnosu na ukupan kapital, vlasnici udjela stiču udjele u Društvu koji procentualno iznose:

- **RENAT ZADORIN** **90%**
- **VALERY LITVAK** **5%**
- **ALEXANDRA GLINENKO** **5%**

Čl.10

Ako osnivač odluči da je Društvu potreban obrtni kapital, preko iznosa uplaćenog kapitala, sredstva će biti obezbijedena na sljedeći način i u sljedećem redosljedu:

- 1) iz neposredne dobiti,
- 2) iz kredita koje osnivač obezbijedi preko poslovne banke,
- 3) putem povećanja i uplate kapitala - dopunskom uplatom ili ulogom u stvarima

DIOBA DOBITI I NAČIN SNOŠENJA RIZIKA I POKRIĆE GUBITAKA UTVRĐIVANJA I RASPODJELA DOBITI

Čl.11

Bilans imovine i bilans uspjeha Društva, uključujući dio koji se odnosi na dobit za raspodjelu, utvrđuje se prema zakonima koji regulišu ovu oblast.

Dobit za raspodjelu, Društvo utvrđuje za svaku poslovnu godinu, najkasnije do 31. marta za prethodnu godinu.

Iz neto dobiti se izdvaja dio koji utvrđuje osnivač, u obavezni i posebni rezervni fond i u neraspoređenu dobit. Preostali iznos predstavlja dobit, koja pripada osnivaču.

Osnivač može odlučiti da dio dobiti za raspodjelu, na koju ima pravo reinvestira u razvoj Društva.

PRAVA I OBAVEZE OSNIVAČA

Čl.12

Osnivač Društva ima pravo ili obavezu da:

- 1) upravlja ili učestvuje u upravljanju Društvom;
- 2) učestvuje u raspodjeli dobiti;
- 3) učestvuje u raspodjeli imovine Društva po njegovom prestanku.

KONTROLA AKTIVNOSTI DRUŠTVA

Osnivač će u svako doba imati pravo da vrši uvid u djelatnost, pregleda prostorije i finansijsko poslovanje Društva.

Vođenje finansijske dokumentacije će se vršiti prema važećim zakonima i propisima Crne Gore u vezi sa svakim poslom i biće u svako razumno vrijeme dostupno osnivaču ili od njega ovlašćenim licima

Osnivač može odlučiti da poslove pregleda i revizije poslovanja Društva povjeri revizorskoj firmi, po svom izboru.

TROŠKOVI POSLOVANJA

Čl.13

Osnivač odgovara za obaveze Društva cjelokupnom svojom imovinom:

- 1) ako zloupotrijebi Društvo, da bi dostigao cilj koji je za njega zabranjen;
- 2) ako Društvo upotrijebi da bi oštetio povjerioce;
- 3) ako suprotno propisima, postupi sa imovinom Društva, kao da je u pitanju njegova lična imovina;

- 4) ako smanji imovinu Društva u svoju korist ili u korist drugog lica, a znao je ili je morao znati da Društvo neće biti u stanju da izmiri svoje obaveze prema trećim licima.

Troškovi poslovanja Društva biće za svaku godinu predviđeni i odobravani u finansijskom planu Društva za predmetnu poslovnu godinu. Na kraju svake poslovne godine, Društvo je dužno da u roku utvrđenom pravilima (Statutom) Društva i u skladu sa važećim propisima sastavi završi račun (bilans).

SNOŠENJE RIZIKA I POKRIVANJE GUBITAKA

Čl.14

Osnivač snosi rizik za poslovanje Društva do visine uloga koji je investirao za osnivanje Društva. Ako Društvo ima gubitak u poslovanju, osnivač može odlučiti da putem dopunske uplate pokrije gubitak koji je nastao.

Gubitak u poslovanju može se namiriti i putem smanjenja osnovnog kapitala Društva, o čemu odlučuje osnivač.

Gubici u poslovanju se mogu pokrivati i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

ODGOVORNOST ZA OBAVEZE

Čl.15

Društvo u pravnom prometu može da zaključuje ugovore i vrši druge poslove i radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti i u prometu istupa u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za tuđi račun i u tuđe ime i za tuđi račun.

Čl.16

Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom.

Osnivač ne odgovara za obaveze Društva, a snosi rizik u poslovanju Društva do visine svog osnivačkog uloga.

Osnivač odgovara za obaveze Društva u slučajevima i pod uslovima propisanim Zakonom o privrednim društvima.

Čl.17

ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE DRUŠTVA

Poslove zastupanja i predstavljanja Društva vrši izvršni direktor Marija Janković sa [redacted] i [redacted] išćena je da pojedinačno i neograničeno zastupa Društvo u pravnom prometu u zemlji i inostranstvu.

IZVRŠNI DIREKTOR DRUŠTVA

Izvršni direktor društva je izvršni organ. Djelokrug rada izvršnog direktora je da:

- odgovoran je za zakonitost Društva, u okviru svojih ovlašćenja

- upravlja imovinom Društva, u skladu sa zakonom i odlukom vlasnika udjela
- predlaže unutrašnju organizaciju Društva
- Donosi dokument o sistematizaciji radnih mjesta
- sklapa ugovore i preuzima druge pravne radnje u domaćoj i spoljnoj trgovinskoj razmjeni
- odlučuje o zapošljavanju lica u Društvo, zaključuje ugovoru o radu, odlučuje o disciplinskoj odgovornosti zaposlenih i drugim poslovima iz oblasti radnih odnosa u skladu sa zakonom,
- Obavlja druge poslove , predviđene zakonom i ovim statutom.
- Izvršni direktor treba da postupa sa pažnjom dobrog privrednika i vrši druge poslove po ovlašćenju osnivača Društva.

Pored poslova iz stava 1 ovog člana, izvršni direktor obavlja i druge poslove koji Zakonom, odlukom ili ovim statutom nijesu dati u djelokrug drugih organa društva.

Izvršni direktor društva se bira na period od četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora, s tim da može i prije vremena biti razriješen dužnosti na koju je postavljen.

Izvršni direktor društva istupa u ime i za račun društva.

IZBOR, OPOZIV I DJELOKRUG ORGANA DRUŠTVA

Čl.18

Osnivač, kao vlasnik Društva, na osnovu uloženog kapitala, upravlja cjelokupnim radom i poslovanjem Društva.

U slučaju da osnivač odredi da je za poslovanje neophodno, može formirati odbor direktora ili skupštinu društva.

Članovi skupštine kao i članovi odbora direktora, ne mogu biti lica koja su osuđivana za krivično djelo protiv privrede i službene dužnosti za koju su nastupile pravne posljedice osude, dok te posljedice traju.

Članove skupštine kao i članove odbora direktora, bira osnivač na neodređeno vrijeme, koje ne može biti duže od pet godina, sa mogućnošću ponovnog izbora.

Čl.19

Djelokrug osnivača je da:

- donosi statut i druga normativna akta,
- utvrđuje poslovnu politiku,
- usvaja godišnji obračun i izvještaje o poslovanju,
- odlučuje o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka,
- odlučuje o statusnim promjenama, promjeni oblika i prestanku društva,
- postavlja i razrješava izvršnog direktora,

- postavlja i razrješava članove odbora direktora i članove skupštine,
- daje smjernice za rad i poslovanje izvršnog direktora,
- odlučuje o poslovnoj saradnji sa drugim društvima,
- donosi investicione odluke,
- odlučuje o osnivanju novih društava,
- oslučuje o zastupanju društva u sudskim i drugim postupcima protiv članova uprave,
- obavlja druge poslove određene zakonom.

Čl.20

Ako donošenje odluke ne trpi odlaganje, osnivač može donijeti odluku i telefonskim putem, telegrafski, mailom ili putem telefaksa.

ZAPISNIK O RADU

Čl.21

U zapisnik o sjednicama osnivača se unose podaci i materijali koji su bili predmet rasprave na sjednici. Pored ovih podataka, u zapisnik se na zahtjev osnivača unose i drugi podaci.

Čl.22

Zapisnik o radu sa prethodne sjednice osnivača se usvaja na prvoj narednoj sjednici.

Čl.23

Izvršni direktor društva može u okviru svojih ovlašćenja dati drugome pismeno punomoćje za zastupanje Društva. Izvršni direktor društva, uz saglasnost osnivača, može određenom licu, specijalizovanom za određene poslove, dati prokuru, čiji obim, vrstu i sadržinu utvrđuje svojom odlukom.

Čl 24

Pored izvršnog direktora Društvo mogu zastupati i druga ovlašćena lica, o čemu odlučuje osnivač Društva.

REZERVE DRUŠTVA

Čl.25

Društvo na kraju svake poslovne godine, iz neto dobiti izdvaja dio koji utvrđuje osnivač, u obavezni i posebni rezervni fond.

OBAVEZNI I REZERVNI FOND

Čl.26

Društvo može imati obavezni i rezervni fond, o čemu odlučuje osnivač.

U obavezni rezervni fond, svake godine od dobiti se unosi najmanje 5%, dok fond ne dostigne najmanje 10% osnovnog kapitala.

Čl.27

Obavezni rezervni fond, dok se ne dostigne zakonom utvrđen najmanji iznos, upotrebljava se samo za pokrivanje gubitaka.

Čl.28

Ukoliko se obavezna rezerva Društva smanji ispod minimuma, koji je zakonom propisan (10% osnovnog kapitala), mora se dopuniti do propisanog iznosa.

POSEBNI REZERVNI FOND

Čl.29

Društvo može imati i posebne rezervne fondove, saglasno zakonu, o čemu odlučuje osnivač Društva.

STATUSNE PROMJENE I PROMJENE OBLIKA DRUŠTVA

STATUSNE PROMJENE

Čl.30

Društvo se može spojiti sa drugim društvom (spajanjem), podijeliti na dva ili više društva (podjela), ili promijeniti oblik (promjena oblika društva).

Spajanje, pripajanje ili podjela Društva, vrši se saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima.

Odluku o statusnim promjenama Društva donosi osnivač Društva.

NAČINI PROMJENE OBLIKA DRUŠTVA

Čl.31

Društvo može promijeniti oblik u drugi oblik ako ispunjava uslove o osnivanju oblika utvrđene Zakonom o privrednim društvima.

Čl.32

Odluku o promjeni oblika Društva donosi osnivač.

PRESTANAK DRUŠTVA

Čl.33

Društvo će poslovati sve dok postoje ekonomski i zakonski uslovi za obavljanje njegove djelatnosti, a može prestati sa poslovanjem samo na način i pod uslovima zakonom propisanim.

Društvo prestaje u sljedećim slučajevima:

- 1) ako mu je izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti, zbog toga što ne ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti, a u roku određenom u izrečenoj mjeri ne ispuni te uslove, odnosno ne promjeni djelatnost,
- 2) ako prestanu da postoje prirodni i drugi uslovi za obavljanje djelatnosti,
- 3) odlukom osnivača,
- 4) ako se pravosnažnom odlukom suda utvrdi ništavnost upisa u registar,
- 5) ako ne produži registraciju saglasno zakonu,
- 6) stečajem ili likvidacijom društva,
- 7) spajanjem sa drugim društvom ili podjelom,
- 8) u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA ČOVJEKOVE SREDINE

Čl.34

Osnivač, organi i radnici Društva su dužni da organizuju obavljanje djelatnosti na način kojim se osiguravaju bezbjednost na radu kao i da preduzimaju i sprovode potrebne mjere zaštite na radu i životne sredine u skladu sa republičkim zakonima koji regulišu ovu oblast.

Društvo i dijelovi Društva su dužni da obavljaju svoje djelatnosti, čuvaju vrijednost i obezbijeduju potrebne uslove za zaštitu i unaprijeđenje čovjekove sredine i da spriječavaju uzroke i otklanjaju posljedice koje ugrožavaju prirodne i radom stvorene vrijednosti životne sredine.

IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Čl.35

Izmjene i dopune statuta mogu se vršiti u postupku i na način kao i za njegovo donošenje, odnosno od strane osnivača, a u skladu sa Odlukom o osnivanju.

Ugovor ili Odluka se prijavljuje u Centralni registar Privrednih subjekata Poreske uprave.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a počinje da proizvodi pravno dejstvo od dana registrovanja Društva u Centralni registar Privrednih subjekata Poreske uprave.

NADLEŽNO PRAVO


Na sva pitanja koja se odnose na važenje, tumačenje ili izvršenje odredba ovog Statuta, primjenjivaće se važeći propisi u Crnoj Gori.

OSNIVAČI :

DANIJEL SEKULIĆ
po specijalnom punomoćju
za ZADORIN RENAT
Br.pasoša: AC1423125

DANIJEL SEKULIĆ
po specijalnom punomoćju
za ALEXANDRA GLINENKO
Br.pasoša: 72 3357744

DANIJEL SEKULIĆ
po specijalnom punomoćju
za VALERY LITVAK
Br.pasoša: 21300499



77 ДОВЕРЕННОСТЬ

Город Москва, шестнадцатого мая две тысячи восемнадцатого года.

Я, гр. Литвак Валерий, 28 марта 1963 года рождения, место рождения: СССР, гражданство: Государство Израиль, пол: мужской, паспорт гражданина Израля 21300499, документ выдан: г. Москва 14 февраля 2014 года, зарегистрирован по месту жительства по адресу: г. Москва, Госпитальный вал, д. 5, строение 12, кв. 32, (далее именуемый Доверитель), являясь учредителем с долей капитала 5% (пять) процентов в компании «СИ ТРЕЙД» («SEA TRADE») ООО КОТОР, ул. Пут Првоборца бб. Шкаляры, Котор Черногория, зарегистрированной в ЦРПС с номером 5-0393944, ИНН: 02669935,

настоящей доверенностью уполномочиваю:

Даниела Секулича из Подгорицы, Черногория, Аеродромска улица,
(„Поверенный“) от моего имени и за мой счет осуществлять следующие действия:

- подписать и подать форму PS02 в Центральный реестр хозяйствующих субъектов Черногории (далее в тексте ЦРПС), для того, чтобы Общество «СИ ТРЕЙД» («SEA TRADE») КОТОР, ИНН: 02669935 изменило Исполнительного директора и уполномоченного представителя (далее именуемое: Общество).

- подписать и предоставить новую редакцию текста Устава Общества в ЦРПС;

- подписать и подать Решение о назначении и увольнении исполнительного директора и Решение о назначении и увольнении уполномоченного представителя в ЦРПС;

- подписать и подать решение об изменении местонахождения, адреса для получения официальной почты и адреса основного места деятельности Общества в ЦРПС;

- провести всю процедуру для Общества в ЦРПС, и после регистрации получить решение об оформлении/ регистрации;

- получить печать зарегистрированного Общества.

Доверенность выдана сроком на пять лет, с правом передоверия полномочий по настоящей доверенности другим лицам.

Содержание статей 185-189 Гражданского кодекса Российской Федерации мне разъяснены.

Текст настоящей доверенности соответствует моим действительным намерениям. Мне понятны разъяснения нотариуса о правовых последствиях выдачи доверенности.

Информация, установленная нотариусом с моих слов, внесена в текст сделки верно.

Содержание настоящей доверенности доверителю зачитано вслух.

доверитель М.Валерий Литвак

Российская Федерация

Город Москва

Шестнадцатого мая две тысячи восемнадцатого года

Настоящая доверенность удостоверена мной, Король Викторией Алексеевной, нотариусом города Москвы.

Содержание доверенности соответствует волеизъявлению лица, выдавшего доверенность.


Доверенность подписана в моем присутствии.

Личность подписавшего доверенность установлена, его дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре: № 08/82-н/77-2018-8-3794.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 200 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1200 руб. 00 коп.



В.А. Король

Ja, NOTAR, **Tanja Čepić**, sa sjedištem u Podgorici, Ulica Njegoševa 3/II, potvrđujem da je ovo prepis izvorne isprave: KOPIJE PUNOMOĆJA.

Izvorna isprava ispisana je i ima 1 stranicu.

Izvornu ispravu je notaru predočila stranka DANIJEL SEKULIĆ, Podgorica, oš br. J39BA5702 PJ Podgorica).

Naknada za rad notara za ovjeru po tarifnom broju 7 NT u iznosu od 2,50 € sa PDV-om od 0,53 €, što predstavlja ukupno 3,03 €, naplaćena je.


CRNA GORA

OVP-2272/2018

U Podgorici, 07.06.2018. godine

TANJA ČEPIĆ

PODGORICA





PREVOD SA RUSKOG JEZIKA

77 A B 7301953

PUNOMOĆJE

Moskva, šesnaestog maja dvije hiljade osamnaeste godine

Ja, **Litvak Valerij (Литвак Валерий** na ruskom, prim. prev.), rođen 28. marta 1963. godine, mjesto rođenja: SSSR, državljanin Države Izrael, muškog pola, pasoš državljanina Izraela 21300499, dokument je izdat u Moskvi 14. februara 2014. godine, prebivalište prijavljeno na adresi: Moskva, Hospitalnij val 5, objekat 12, stan 32, (u daljem tekstu Davalac punomoćja), budući da sam osnivač sa udjelom kapitala 5% (pet) procenata u kompaniji "SI TREJD" ("SEA TRADE) KOTOR DOO, ul. Put prvoborca bb, Škaljari, Kotor, Crna Gora, registrovanoj u CRPS pod brojem 5-0393944, PIB: 02669935, ovim punomoćjem ovlašćujem:

Danijela Sekulića iz Podgorice, Crna Gora, Aerodromska ulica, da u moje ime i za moj račun vrši sledeće radnje:

- potpiše i preda obrazac PS02 u Centralni registar privrednih subjekata Crne Gore (u daljem tekstu CRPS), kako bi Društvo "SEA TRADE" KOTOR, PIB: 02669935 promijenilo Izvršnog direktora i ovlašćenog zastupnika (u daljem tekstu: Društvo);
- potpiše i preda novu verziju teksta Statuta Društva u CRPS;
- potpiše i dostavi Odluku o postavljanju i razrješenju izvršnog direktora i Odluku o imenovanju i razrješenju ovlašćenog zastupnika u CRPS;
- potpiše i preda rješenje o promjeni sjedišta, adrese za prijem službene pošte i adrese glavnog mjesta poslovanja Društva u CRPS;
- sprovede cijelu proceduru za Društvo u CRPS, i da poslije registracije preuzme rješenje o upisu/registraciji;
- preuzme pečat registrovanog Društva.

Punomoćje je izdato na rok od pet godina, sa pravom prenosa ovlašćenja iz ovog punomoćja na druga lica.

Razjašnjen mi je sadržaj članova 185-189 Građanskog zakonika Ruske Federacije.

Tekst ovog punomoćja odgovara mojim stvarnim namjerama. Razumijem pojašnjenja notara o pravnim posljedicama davanja punomoćja.

Informacije koje je notar ustanovio na osnovu mog iskaza, tačno su unesene u tekst pravnog posla.

Sadržaj ovog punomoćja davaocu punomoćja je pročitao naglas.

davalac punomoćja Litvak Valerij (svojeručan potpis, prim. prev.)

Ruska Federacija

Moskva

Šesnaestog maja dvije hiljade osamnaeste godine

Ovo punomoćje sam ovjerila ja, Korolj Viktorija Aleksejevna, notar grada Moskve.

Sadržaj punomoćja odgovara izjavi volje lica koje je dalo punomoćje.

Punomoćje je potpisano u mom prisustvu.

Identitet potpisnika punomoćja je utvrđen, njegova radna sposobnost provjerena.

Zavedeno u registru: br. **08/82-Н/77-2018-8-3794**.

Naplaćena državna taksa (prema tarifi): 200 rub. 00. kopejki

Plaćeno za pružanje usluga pravnog i tehničkog karaktera: 1200 rub. 00 kop.

V. A. Korolj

/okrugli pečat sa tekstem: A. V. KOROLJ, NOTARSKI OKRUG MOSKVA/

/svojeručan potpis, prim. prev./




ТУМАС
Tatjana Jovović

za ruski jezik, postavljena u Crnoj Gori Rješenjem ministra pravde broj: 03-745-1976/17 od 29. septembra 2017. godine, na vrijeme od pet godina, potvrđuje da je ovaj prevod vjeran originalu.

Troškovi prevoda iznose _____ €

U Podgorici, dana 23. 05. 2018



Potpis


Tatjana Jovović
Татьяна Йовович
ПЕРЕВОДЧИК

русского языка, назначенная в Черногории в соответствии с Решением министра юстиции № 03-745-1976/17 от «29» сентября 2017 года, сроком на пять лет, подтверждает, что данный перевод соответствует оригиналу.

Стоимость перевода составляет _____ €

В Подгорице, дата: _____

Печать Подпись

ДОВЕРЕННОСТЬ

город Бишкек, ул. Абдрахманова, д.166, каб.55,

Восемнадцатого мая
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ



двe тысячи восемнадцатого года.
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Я, гражданин Кыргызской Республики **Задорин Ренат Митхатович**, 12.02.1966 года рождения, паспорт серии AN 1998883, выдан ИИМ 50-55, от 22.10.2010 года, общегражданский паспорт серии AC 1423125 выдан ГАИРТ от 22.10.2010 года, зарегистрированный по адресу: Кыргызская Республика, г.Бишкек, г.Бишкек, 3 мкр., д.7, кв.4, - учредитель с долей капитала 90% в компании „**SEA TRADE**“ **ООО КОТОР**, ул. Пут Првоборца бб, Шкаляры, Котор Черногория, зарегистрированный в ЦРПС с номером 5- 0393944, ИНН: 02669935, (далее по тексту Общество),

настоящей доверенностью уполномочиваю гражданина Республики Черногория **Секуличу Даниэлю (SEKULIC DANIJEL)**, рождения, паспорт серии J39BA5702, выдан Полицейским Департаментом Подгорицы, от 16.02.2010 года, проживающего по адресу: , Черногория, Подгорицы, улица Аеродромска,

представлять меня и мои интересы учредителя в государственных и негосударственных органах, организациях и учреждениях Республики Черногория, подписать от моего имени и подать форму PS02 в Центральный реестр хозяйствующих субъектов Черногории (далее в тексте ЦРПС), для того, чтобы Общество изменило Исполнительного директора и уполномоченного представителя, адрес для получения официальной почты и адрес основного места деятельности Общества; подписать от моего имени и подать пересмотренный текст Устава Общества в ЦРПС; подписать от моего имени и подать Решение о назначении и увольнении исполнительного директора и Решение о назначении и увольнении уполномоченного представителя в ЦРПС; подписать от моего имени и подать решение об изменении местонахождения, адреса для получения официальной почты и адреса основного места деятельности Общества в ЦРПС; провести всю процедуру для Общества в ЦРПС, и после регистрации получить решение об оформлении/ регистрации; получить печать зарегистрированного Общества, производить все необходимые платежи, а также совершать все иные действия и формальности, связанные с исполнением данного поручения.

Полномочия по этой доверенности не могут быть переданы другим лицам.

Доверенность выдана сроком на три года.

Подпись Задорин Ренат Митхатович

18 мая 2018 года настоящая доверенность удостоверена мной, Шакировой Асель Кененбековной - частным нотариусом Первомайского нотариального округа г. Бишкек Кыргызской Республики. Лицензия МЮ КР № 670 от 04.06.2014 года.

Доверенность подписана **Задориным Ренатом Митхатовичем** в моем присутствии. Дееспособность и правоспособность его удостоверена,

Зарегистрировано в реестре Общества.
Взыскано государственной пошлины _____ сом.
Нотариус _____



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Өлкө..... *Кыргыз Республикасы*
Ушул расмий документ
2. кол коюлду (фамилиясы) *Макирова А.К.*
3. катарында чыккан *жеке нотариус*
4. мөөр/штамп менен күбөлөндүрүлгөн (мекеменин аталышы) *Биримчи иди нотариус*
нотариусдук катмары
күбөлөндүрүлдү
5. *Бишкек шаары*
6. (датасы) *21.05.2018-ж.*
7. (күбөлөндүргөн органдын аталышы).....
Чүй-Бишкек шаарынын Биримчи иди нотариус
8. № .. *2767*
9. мөөрү/.....
10. колу .. *О.К. Софонов*





PREVOD SA RUSKOG JEZIKA

PUNOMOĆJE

grad Biškek, ul. Abrahamova 166, kab. 55,
Osamnaestog maja dvije hiljade osamnaeste godine
/Grb Kirgiske Republike/ KIRGISKA REPUBLIKA

Ja, državljanin Kirgiske Republike **Zadorin Renat Mithatovič**, rođen 12. 02. 1966. godine, lična karta serije AN 1998883, izdata od strane IIM (Ministarstva unutrašnjih poslova) 50-55 dana 22. 10. 2010. godine, pasoš serije AC 1423125, izdat od strane GAIRT (Državne agencije za informacione resurse i tehnologije) dana 22. 10. 2010. godine, prijavljen na adresi: Kirgiska Republika, Biškek, 3. mikrorajon, zgrada 7. stan 4, osnivač sa udjelom kapitala 90% u kompaniji „**SEA TRADE**“ **DOO KOTOR**, ul. Put prvoborca bb, Škaljari, Kotor, Crna Gora, registrovanoj u CRPS pod brojem 5-0393944, PIB: 02669935; (dalje u tekstu Društvo);

ovim punomoćjem ovlašćujem državljanina Republike Crne Gore **Danijela Sekulića (DANIJEL SEKULIĆ)**, rođenog 04. 10. 1983. godine, pasoš serije J39BA5702, izdat od strane PJ Podgorica, datum izdavanja 16. 02. 2010. godine, nastanjen na adresi: ulica Aerodromska, Podgorica, Crna Gora,

da zastupa mene i moje interese kao osnivača pred državnim i nedržavnim organima, organizacijama i ustanovama Republike Crne Gore, da u moje ime potpiše i preda obrazac PSO2 u Centralni registar privrednih subjekata (dalje u tekstu CRPS) kako bi Društvo izvršilo promjenu Izvršnog direktora i ovlašćenog zastupnika, adresu za prijem službene pošte i adresu glavnog mjesta poslovanja Društva; da u moje ime potpiše i preda revidirani tekst Statuta Društva u CRPS; da u moje ime potpiše i preda u CRPS Odluku o imenovanju i razrješenju izvršnog direktora i Odluku o imenovanju i razrješenju ovlašćenog zastupnika; da u moje ime potpiše i preda odluku o promjeni sjedišta, adrese za prijem službene pošte i adrese glavnog mjesta poslovanja Društva, da sprovede kompletnu proceduru za Društvo u CRPS, i da poslije registracije preuzme odluku o upisu/registraciji; da vrši sva neophodna plaćanja, kao i da obavlja sve druge radnje i formalnosti u vezi sa izvršenjem ovog naloga.

Ovlašćenja iz ovog punomoćja **ne mogu biti** predata drugim licima.
Punomoćje je izdato na rok od **tri godine**.

Potpis Zadorin Zadorin Renat Mithatovič /svojeručan potpis/

18. maja 2018. godine ovo punomoćje sam ovjerila ja, Šakirova Asel Kenenbekovna, privatni notar Prvomajskog notarskog okruga u Biškeku, Kirgiska Republika. Licenca МЮ КП № 670 од 04. 06. 2014. godine.

Punomoćje je u mom prisustvu potpisao **Zadorin Renat Mithatovič**. Njegov identitet je potvrđen, radna i pravna sposobnost su provjerene.

Zavedeno u registru pod br. 2234 /Okrugli pečat notara/
Naplaćena državna taksa (nečitko, prim. prev.)
Notar /svojeručan potpis/

/Sastavni dio ovog punomoćja je i apostil na kirgiskom jeziku, na kome je pod tačkom 6. evidentan datum 21. 05. 2018, a pod tačkom 8. br. 2766, prim. prev./



TUMAČ
Tatjana Jovović

za ruski jezik, postavljena u Crnoj Gori Rješenjem ministra pravde broj: 03-745-1976/17 od 29. septembra 2017. godine, na vrijeme od pet godina, potvrđuje da je ovaj prevod vjeran originalu.

Troškovi prevoda iznose _____ €

U Podgorici, dana 28. 05. 2018.

Tatjana Jovović
Potpis

Татьяна Йозович
ПЕРЕВОДЧИК

русского языка, назначенная в Черногории в соответствии с Решением министра юстиции № 03-745-1976/17 от «29» сентября 2017 года, сроком на пять лет, подтверждаю, что данный перевод соответствует оригиналу.

Стоимость перевода составляет _____ €

В Подгорице, дата: _____

Печать

Подпись

U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima Crne Gore ("Sl. list RCG", br. 06/02 od 08.02.2002, "Sl. list CG", br. 17/07 od 31.12.2007, 80/08 od 26.12.2008, 40/10 od 22.07.2010, 73/10 od 10.12.2010, 36/11 od 27.07.2011, 40/11 od 08.08.2011) i Statuta " **SEA TRADE** " društvo sa ograničenom odgovornošću, PIB: **02669935** (u daljem tekstu: Društvo), osnivači RENAT ZADORIN, Republika Kirgizija, br. pasoša: AC1423125, ALEXANDRA GLINENKO, [redacted] : 72 3357744, VALERY LITVAK, Izrael, br.pasoša: 21 [redacted] nika Danijela Sekulića sa [redacted]

ODLUKU

o promjeni ovlašćenja izvršnog direktora Društva

Član 1.

Marija Janković [redacted] iz Podgorice, adresa ul.Radosava Burića 33, obavlja funkciju izvršnog direktora Društva.

Član 2.

Izvršni direktor iz ove Odluke ima pravo da pojedinačno zastupa Društvo u svim pravnim poslovima u unutrašnjem i spoljno-trgovinskom prometu bez ograničenja.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

OSNIVAČI :

DANIJEL SEKULIĆ
po specijalnom punomoćju
za ZADORIN RENAT
Br.pasoša: AC1423125

DANIJEL SEKULIĆ
po specijalnom punomoćju
za ALEXANDRA GLINENKO
Br.pasoša: 72 3357744

DANIJEL SEKULIĆ
po specijalnom punomoćju
za VALERY LITVAK
Br.pasoša: 21300499



PREVOD SA RUSKOG JEZIKA

77 A B 5409454

PUNOMOĆJE

Moskva, sedamnaestog maja dvije hiljade osamnaeste godine

Ja, **Glinenko Aleksandra Viktorovna (Глиненко Александра Викторовна** na ruskom, prim. prev.), rođena 02. oktobra 1989. godine u ROSTOVU NA DONU, državljanka Ruske Federacije, ženskog pola, lična karta državljanina Ruske Federacije 45 12 928358, izdata od ODJELJENJA UFMS (Uprave Federalne migracione službe) RUSIJE ZA MOSKVU, REJON JUŽNO TUŠINO 14. februara 2013. godine, šifra sektora: 770-099, prijavljena na adresi: Rusija, Moskva, ulica Maršala Konjeva 14 (četnaest), stan 57 (pedest sedam), pasoš državljanina Ruske Federacije koji identifikuje državljanina Ruske Federacije izvan granica Ruske Federacije br. 72 3357744, izdat 02. marta 2013. godine od strane FMS 77001, rok važenja ističe 02. marta 2023. godine (u daljem tekstu Davalac punomoćja), budući da sam osnivač sa udjelom kapitala 5% (pet) procenata u kompaniji "SI TREJD" ("SEA TRADE) KOTOR DOO, ul. Put prvoborca bb, Škaljari, Kotor, Crna Gora, registrovanoj u CRPS pod brojem 5-0393944, PIB: 02669935, ovim punomoćjem ovlašćujem:

Danijela Sekulića iz Podgorice

("Punomoćnik") da u moje ime i za moj račun izvrši, odnosno izvrši:

- potpiše i preda obrazac PS02 u Centralni registar privrednih subjekata Crne Gore (u daljem tekstu CRPS), kako bi "SEA TRADE" KOTOR, PIB: 02669935 izvršilo promjenu Izvršnog direktora i ovlašćenog zastupnika, adresu za prijem službene pošte i adresu glavnog mjesta poslovanja Društva;
- potpiše i preda novu verziju teksta Statuta Društva u CRPS;
- potpiše i dostavi Odluku o imenovanju i razrješenju izvršnog direktora i Odluku o imenovanju i razrješenju ovlašćenog zastupnika u CRPS;
- potpiše i dostavi odluku o promjeni sjedišta, adrese za prijem službene pošte i adrese glavnog mjesta poslovanja Društva u CRPS;
- sprovede cjelokupnu proceduru za Društvo u CRPS, i da poslije registracije preuzme rješenje o upisu/registraciji;
- preuzme pečat registrovanog Društva;

Punomoćje je izdato na rok od pet godina, sa pravom prenosa ovlašćenja iz ovog punomoćja na druga lica.

Razjašnjen mi je sadržaj članova 185-189 Građanskog zakonika Ruske Federacije.

Tekst ovog punomoćja odgovara mojim stvarnim namjerama. Razumijem pojašnjenja notara o pravnim posljedicama davanja punomoćja.

Informacije koje je notar ustanovio na osnovu

(Kraj strane originala)

77 A B 5409455

mog iskaza, tačno su unesene u tekst pravnog posla.

Sadržaj ovog punomoćja davaocu punomoćja je pročitao naglas.

Davalac punomoćja Glinenko Aleksandra Viktorovna (svojeručan potpis, prim. prev.)

Ruska Federacija

Moskva

Sedamnaestog maja dvije hiljade osamnaeste godine

Ovo punomoćje sam ovjerila ja, Kondrušina Ljudmila Vladimirovna, privremeni vršilac dužnosti notara grada Moskve Luščikove Irine Anatoljevne.

Sadržaj punomoćja odgovara izjavi volje lica koje je dalo punomoćje.



PREVOD SA RUSKOG JEZIKA

Notaristički zapisnik punomoćja je utvrđen, njegova radna sposobnost provjerena.

Zavedeno u registru: br. 77/334-H/77-2018-13-102.

Naplaćena državna taksa (prema tarifi): 200 rub. 00. kopejki

Plaćeno za pružanje usluga pravnog i tehničkog karaktera: 1200 rub. 00 kop.

L. V. Kondrušina

/okrugli pečat sa tekstem: NOTAR I. A. LUŠCIKOVA. NOTARSKI OKRUG MOSKVA//svojeručan potpis, prim. prev./

/okrugli pečat sa tekstem: NOTAR I. A. LUŠCIKOVA. NOTARSKI OKRUG MOSKVA, prošiven plavom trakom i sa nalijepljenim crvenim žigom/

Ukupno prošiveno, numerisano i ovjereno pečatom 2 lista.

Potpis privremenog vršioca dužnosti notara, svoj potpis - prim. prev.

T-J



TUMAČ
Tatjana Jovović

za ruski jezik, postavljena u Crnoj Gori Rješenjem ministra pravde broj: 03-745-1976/17 od 29. septembra 2017. godine, na vrijeme od pet godina, potvrđuje da je ovaj prevod vjeran originalu.

Трошак превода износи _____ €
23.05.2018.


Potpis

TUMAČ
PEREVOĐNIK RUSKOG JEZIK
Tatjana Jovović

Татьяна Йовович
ПЕРЕВОДЧИК

русского языка, назначенная в Черногории в соответствии с Решением Министерства юстиции № 03-745-1976/17 от «29» сентября 2017 года, сроком на пять лет, подтверждает, что данный перевод соответствует оригиналу.

Стоимость перевода составляет _____ €

В Подгорице, дата: _____

_____ Подпись

Печать

77 A B 5409454

PUNOMOĆJE

Grad Moskva, sedamnaestog maja dvije hiljade osamnaeste godine

Ja Glinenko Alexandra Viktorovna, rođena 02. oktobra 1989. godine u ROSTOVU NA DONU, državljanstvo: Ruske Federacije, pol: ženski, lična karta državljanina Ruske Federacije broj 45 12 928358, izdata od ODJELJENJA UFMS RUSIJE ZA GRAD MOSKVU, REJON JUŽNO TUŠINO dana 14. februara 2013. godine, šifra sektora; 770-099, prijavljena na adresi: Rusija, grad Moskva, ulica Maršala Konjeva, broj 14 (četnaest), stan 57 (pedeset sedam), pasoš državljanina Ruske Federacije br. 72 3357744, izdat 02. marta 2013. godine od FMS 77001, sa rokom važnosti do 02. marta 2023. godine (u daljem tekstu: Davalac punomoćja), osnivač sa udjelom od 5% (pet) u kompaniji „SEA TRADE“ d.o.o. KOTOR, Crna Gora, ul. Put Prvoborca bb, Škaljari, Kotor, Crna Gora, registrovane kod CRPS pod brojem 5-0393944, sa PIB-om 02669935, ovim punomoćjem ovlašćujem:

Daniela Sekulića iz Podgorice, Crna Gora,

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

➤ potpiše i preda obrazac PS02 Centralnom Registru Privrednih subjekata, Crne Gore (u daljem tekstu CRPS) kako bi „SEA

ДОВЕРЕННОСТЬ

Город Москва, семнадцатого мая две тысячи восемнадцатого года.

Я, гр. Глиненко Александра Викторовна, дата рождения: 02 октября 1989 года, место рождения: ГОР. РОСТОВ-НА-ДОНУ, гражданство: Российская Федерация, пол: женский, паспорт гражданина Российской Федерации 45 12 928358, выданный ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ ЮЖНОЕ ТУШИНО 14 февраля 2013 года, код подразделения: 770-099, зарегистрированная по адресу: Россия, город Москва, улица Маршала Конева, дом 14 (четырнадцать), квартира 57 (пятьдесят семь), паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации № 72 3357744, выданный 02 марта 2013 года ФМС 77001, дата окончания срока: 02 марта 2023 года (далее именуемая Доверитель), являясь учредителем с долей капитала 5% (пять) процентов в компании «СИ ТРЕЙД» («SEA TRADE») ООО, KOTOR, ул. Пут Првоборца бб, Шкаляры, Котор Черногория, зарегистрированной в ЦРПС с номером 5-0393944, ИНН: 02669935, настоящей доверенностью уполномочиваю:

Ланисла Секулича из Подгорицы,

имени и за мой счет осуществлять следующие действия:

г. Моск-

TRADE" KOTOR, PIB-om 02669935 izvršib promjenu izvršnog direktora i ovlašćenog zastupnika, sjedišta adrese za prijem službene pošte i adrese glavnog mjesta poslovanja Društva

- potpiše i preda prečišćeni tekst Statuta društva u CRPS ;
- potpiše i preda Odluku o imenovanju i razrešenju izvršnog direktora i Odluku o imenovanju i razrešenju ovlašćenog zastupnika u CRPS
- potpisati i dostaviti odluku o promjeni sjedišta, adrese za dobijanje službene pošte i adrese sjedišta Društva za obavljanje osnovne djelatnosti u CRPS;
- sprovede cjelokupnu proceduru za Društvo u CRPS, kao i da po izvršenoj registraciji preuzme riješenje o upisu/registraciji;
- preuzeti pečat registrovanog Društva.

Ovo punomoćje važi pet godina, sa pravom ustupanja ovlašćenja po ovom punomoćju na druga lica.

Sadržaj članaka 185-189 Građanskog zakonika Ruske Federacije mi je pojašnjen.

Tekst ovog punomoćja odgovara mojim namjerama. Shvatila sam pojašnjenja notara o pravnim posljedicama punomoćja.

Informacije koje je notar ustanovio na osnovu

- подписать и подать форму PS02 в Центральный реестр хозяйствующих субъектов Черногории (далее в тексте ЦРПС), для того, чтобы Общество «СИ ТРЕЙД», КОТОР, ИНН: 02669935, изменило Исполнительного директора и уполномоченного представителя, адрес для получения официальной почты и адрес основного места деятельности Общества;
- подписать и предоставить новую редакцию текста Устава Общества в ЦРПС;
- подписать и подать Решение о назначении и увольнении исполнительного директора и Решение о назначении и увольнении уполномоченного представителя в ЦРПС;
- подписать и подать решение об изменении местонахождения, адреса для получения официальной почты и адреса основного места деятельности Общества в ЦРПС;
- провести всю процедуру для Общества в ЦРПС, и после регистрации получить решение об оформлении/ регистрации;
- получить печать зарегистрированного Общества;

Доверенность выдана сроком на пять лет, с правом на передоверие полномочий по настоящей доверенности другим лицам.

Содержание статей 185-189 Гражданского кодекса Российской

77 А В 5409455

mojeg iskaza unesene su u tekst pravnog
posla vjerno. Sadržaj ovog punomoćja
davaocu punomoćja je pročitan na glas.

Федерации мне разъяснены.

Текст настоящей доверенности
соответствует моим действительным
намерениям. Мне понятны разъяснения
нотариуса о правовых последствиях выдачи
доверенности.

Информация, установленная
нотариусом с моих слов, внесена в текст
сделки верно.

Содержание настоящей доверенности
доверителю зачитано вслух.

Доверитель/ Davačac punomoćja

Тимченко Александра Викторовна

Российская Федерация

88-

Город Москва

Семнадцатого мая две тысячи восемнадцатого года

Настоящая доверенность удостоверена мной, Кондрушиной Людмилой Владимировной,
временной исполняющей обязанности нотариуса города Москвы Лушиковой Ирины
Анатольевны.

Содержание доверенности соответствует волеизъявлению лица, выдавшего
доверенность.

Доверенность подписана в моем присутствии.

Личность подписавшего доверенность установлена, его дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре: № 771334-н/77-2018-13-102.


Взыскано по тарифу: 200 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1200 руб.00 коп.



[Handwritten signature]

Л.В. Кондрушина



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 2 листов.

ВРИО *Молдыр-Уса*

Ja, NOTAR, **Tanja Čepić**, sa sjedištem u Podgorici, Ulica Njegoševa 3/II, potvrđujem da je ovo prepis izvorne isprave: KOPIJE PUNOMOĆJA.


Izvorna isprava ispisana je i ima 4 stranice.

Izvornu ispravu je notaru predočila stranka DANIJEL SEKULIĆ, soš br. J39BA5702 PJ Podgorica).

Naknada za rad notara za ovjeru po tarifnom broju 7 NT u iznosu od 3,75 €, i troškovi u iznosu od 1,00 € sa PDV-om od 1,00 €, što predstavlja ukupno 5,75 €, naplaćena je.

CRNA GORA
OVP-2271/2018
U Podgorici, 07.06.2018. godine
NOTAR
TANJA ČEPIĆ
PODGORICA

30 Notar
TANJA ČEPIĆ
Tanja Čepić
CRNA GORA
PODGORICA



27.10.2016
[Signature]



**CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA**

Broj: 5 - 0393944 / 009

U Podgorici, dana 24.10.2016.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11), rješavajući po prijavi za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" KOTOR, broj 243198 podnijetoj dana 20.10.2016 u 11:16:07, preko

Ime i prezime: ANASTASIYA LASHMANOVA



donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" KOTOR - registarski broj 5 - 0393944, PIB 02669935 , i to:

Statut:

Briše se: Statut od 01.06.2016

Registruje se - upisuje se: Statut od 17.10.2016

Udio osnivača VALERY LITVAK MB/JMBG/BR.PASOŠA 21300499

Briše se: 22%

Registruje se - upisuje se: 5%

JMBG/Broj pasoša osnivača, ovlašćeni zastupnik PAVEL ZADORIN

Briše se: 71 5862308

Registruje se - upisuje se: 75 1983615

Udio osnivača PAVEL ZADORIN MB/JMBG/BR.PASOŠA 71 5862308

Briše se: 28%

Registruje se - upisuje se: 30%

Udio osnivača VICTOR GLINENKO MB/JMBG/BR.PASOŠA 71 2327761

Briše se: 22%

Registruje se - upisuje se: 5%

JMBG/Broj pasoša osnivača, ovlašćeni zastupnik VALERY ZADORIN

Briše se: 75 0696100

Registruje se - upisuje se: 75 1673699

Adresa osnivača, ovlašćeni zastupnik VALERY ZADORIN

Briše se:

Registruje se - upisuje se

Udio osnivača VALERY ZADORIN MB/JMBG/BR.PASOŠA 75 0696100

Briše se: 28%


Registruje se - upisuje se: 60%

Obrazloženje

Podnosilac je dana 20.10.2016 u 11:16:07 podnio prijavu za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću SEA TRADE. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.


Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je članom 87 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11).

Sam. savjetnik III


Zdravko Gutović

M.P.

Pomoćnik direktora


Valerij Blagojević

Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8, 00 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa 832-3161-26-Administrativna taksa.



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0393944 / 008
PIB: 02669935

Datum registracije: 12.07.2007.
Datum promjene podataka: 02.06.2016.

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" KOTOR

Broj važeće registracije: /008

Skraćeni naziv: SEA TRADE
Telefon:
eMail:
Datum zaključivanja ugovora: 04.07.2007.
Datum donošenja Statuta: 04.07.2007. Datum promjene Statuta: 01.06.2016.
Adresa glavnog mjesta poslovanja: PUT PRVOBORCA BB KOTOR
Adresa za prijem službene pošte: PUT PRVOBORCA BB KOTOR
Adresa sjedišta: PUT PRVOBORCA BB KOTOR
Pretežna djelatnost: 5510 Hoteli i sličan smještaj
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA
Oblik svojine: Privatna
Porijeklo kapitala: Strani
Upisani kapital: 0,00Euro (Novčani Euro, nenovčani Euro)

OSNIVAČI:

VALERY LITVAK 21300499

Uloga: Osnivač

Udio: ~~22%~~ 5

PAVEL ZADORIN 71 5862

Uloga: Osnivač

Udio: ~~28%~~ 30

VICTOR GLINENKO 71 2327761

Uloga: Osnivač

Udio: ~~2%~~ 5

VALERY ZADORIN 75 069610

Uloga: Osnivač

Udio: ~~28%~~ 60

LICA U DRUŠTVU:

VALERY LITVAK 21300499

Adresa: IZRAEL

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

ANASTASIYA LASHMANOVA FB400908

Adresa:

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

ANASTASIYA LASHMANOVA FB4000908

Adresa:

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

PAVEL ZADORIN 71 5862308

Adresa:

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

VICTOR GLINENKO 71 2327761

Adresa:

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

VALERY ZADORIN 75 0696100

Adresa:

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

Izdato: 20.10.2016 godine u 13:25h

MP

Pomoćnik direktora

Veljko Blagojević



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 243198

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je ANASTASIYA LASHMANOVA dostavio-la dokument za Promjena društva sa ograničenom odgovornošću – DOO - SEA TRADE - DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU iz KOTOR, registarski broj:50393944 sa sljedećim priložima:

Kopija pasoša

Ugovor o prenosu udjela

Odluka o izmjeni Statuta

Zahtjev za promjenom podataka

Dokaz o uplaćenju naknadi za objavljivanje podataka u "Službenom listu Crne Gore"

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Punomoćje

Obrazac

Statut društva

Datum prijema dokumentacije: 20.10.2016. god.

Podgorica, dana: 20.10.2016. god.

Dokument primio/la

Milan Zvicer, Samostalni referent

M.P.

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:



Zastupnika



Punomoćnika

JMB:

Država:

Ime i prezime:

ANASTASIYA LASHMANOVA

Opština:

Telefon:

e-mail:



Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt

Matični broj:

02669935

Registarski broj:

5-0393944/008

Puni naziv:

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU „SEA TRADE“ D.O.O. KOTOR

1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja



OD



KD



AD



DOO



NVO



Ustanova



Zadruga



Ostali

1.2. Puni naziv:

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU „SEA TRADE“ D.O.O. KOTOR

*ukoliko je promjen puni naziv izvršite se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv:

„SEA TRADE“ D.O.O. KOTOR

1.4. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

17.10.2016

1.5. Podaci o Ugovoru / odluci
o osnivanju:

Datum zaključenja/donošenja:

17.10.2016

2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opština

KOTOR

2.2. Mjesto:

ŠKALJARI

2.3. Ulica:

PUT PRVOBORCA BB

2.4. Broj:

3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država

CRNA GORA

3.2. Opština

KOTOR

3.3. Mjesto:

ŠKALJARI

3.4. Ulica:

PUT PRVOBORCA BB

3.5. Broj:

4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine



*ukoliko je označena promjena opštine izvršite se i preregistracija u Poreskom registru

4.2. Opština

KOTOR

4.3. Mjesto:

ŠKALJARI

4.4. Ulica:

PUT PRVOBORCA BB

4.5. Broj:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka

Potpis podnosioca:



PORESKA UPRAVA - CRPS

PS-02 -- Promjena podataka - Privredni subjekt

5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA

5.1. Datum rješenja:

5.2. Broj rješenja:

*popunjava se samo ukoliko registraciji u CRPS prethodi registracija kod drugog državnog organa

6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST

5 5 . 1 0

HOTELI I SLIČAN SMJEŠTAJ

7. NOVI OBLIK SVOJINE

bez oznake svojine privatna zadružna dva ili više oblika svojine državna

8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA

8.1. Telefon:

+ 382 6 7 / 8 7 1 1 1 3

+ 382 /

+ 382 /

8.2. Fax:

+ 382 /

8.3. E-mail:

LASHMANOVA.A@GMAIL.COM

8.4. Adresa internet strane:

www.

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Lashmanova



9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala

domaći

strani

mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

Povećanje

Smanjenje

Osnovni kapital:

Prije promjene

Iznos promjene

Nakon promjene

Ukupno (novčani+nenovčani):

10.000,00

€

€

€

novčani – iznos:

€

€

€

nenovčani – iznos:

€

€

€

10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

Prestanak

Registruje se

Mijenja se udio

10.1. Status:

Osnivač

Član DOO

Ortak

Komanditor

Komplementar

Zadrukar

Drugo

*upisati status

10.2. MB / JMB:

75 1673699

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

10.3. Naziv / Ime i prezime:

VALERY ZADORIN

10.4. Sjedište / Ad

Država

Opština

Ulica:

10.5. Udio

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

Povećanje
 Smanjenje

Osnovni kapital:	Prije promjene	Iznos promjene	Nakon promjene
Ukupno (novčani+nenovčani):	10.000,00 €	€	€
<input checked="" type="checkbox"/> novčani – iznos:	€	€	€
<input type="checkbox"/> nenovčani – iznos:	€	€	€

10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

Prestanak Regstruje se Mijenja se udio

10.1. Status:

Osnivač Član DOO Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*upisati status

10.2. MB / JMB:

75 1673699

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša
za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru


10.3. Naziv / Ime i prezime:

VALERY ZADORIN

10.4. Sedište / Adresa:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:




9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

 Povećanje Smanjenje

Osnovni kapital:	Prije promjene	Iznos promjene	Nakon promjene
Ukupno (novčani+nenovčani):	10.000,00 €	€	€
<input checked="" type="checkbox"/> novčani – iznos:	€	€	€
<input type="checkbox"/> nenovčani – iznos:	€	€	€

10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

Prestanak Regstruje se Mijenja se udio

10.1. Status:

Osnivač Član DOO Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*upisati status

10.2. MB / JMB:

75 1983615

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša
za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

10.3. Naziv / Ime i prezime:

PAVEL ZADORIN

10.4. Sjedište / Adresa:

Država


Opština

Ulica:

10.5. Udio

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:




9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

 Povećanje Smanjenje

Osnovni kapital:	Prije promjene	Iznos promjene	Nakon promjene
Ukupno (novčani+nenovčani):	10.000,00 €	€	€
<input checked="" type="checkbox"/> novčani – iznos:	€	€	€
<input type="checkbox"/> nenovčani – iznos:	€	€	€

10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

Prestanak Regstruje se Mijenja se udio

10.1. Status:

Osnivač Član DOO Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*upisati status

10.2. MB / JMB:

75 1983615

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša
 za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

10.3. Naziv / Ime i prezime:

PAVEL ZADORIN

10.4. Sjedište / Adresa:

Država


Opština

Ulica:

10.5. Udio

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:




9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

Povećanje
 Smanjenje

Osnovni kapital:	Prije promjene	Iznos promjene	Nakon promjene
Ukupno (novčani+nenovčani):	10.000,00 €	€	€
<input checked="" type="checkbox"/> novčani – iznos:	€	€	€
<input type="checkbox"/> nenovčani – iznos:	€	€	€

10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

Prestanak Regstruje se Mijenja se udio

10.1. Status:

Osnivač Član DOO Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*upisati status

10.2. MB / JMB:

71 2327761

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša
za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

10.3. Naziv / Ime i prezime:

VICTOR GLINENKO

10.4. Sjedište / Adresa:

Država


Opština

Ulica:

10.5. Udio

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:




9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

 Povećanje Smanjenje

Osnovni kapital:	Prije promjene	Iznos promjene	Nakon promjene
Ukupno (novčani+nenovčani):	10.000,00 €	€	€
<input checked="" type="checkbox"/> novčani – iznos:	€	€	€
<input type="checkbox"/> nenovčani – iznos:	€	€	€

10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

Prestanak Registruje se Mijenja se udio

10.1. Status:

Osnivač Član DOO Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*upisati status

10.2. MB / JMB:

71 2327761

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša
za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

10.3. Naziv / Ime i prezime:

VICTOR GLINENKO

10.4. Sjedište / Adresa:

Država


Opština

Ulica:

10.5. Udio

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:




9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

Povećanje
 Smanjenje

Osnovni kapital:	Prije promjene	Iznos promjene	Nakon promjene
Ukupno (novčani+nenovčani):	10.000,00 €	€	€
<input checked="" type="checkbox"/> novčani – iznos:	€	€	€
<input type="checkbox"/> nenovčani – iznos:	€	€	€

10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

Prestanak Regstruje se Mijenja se udio

10.1. Status:

Osnivač Član DOO Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*upisati status

10.2. MB / JMB:

21300499

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša
za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

10.3. Naziv / Ime i prezime:

VALERY LITVAK

10.4. Sjedište / Adresa:

Država

Opština

Ulica:

10.5. Udio

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Valery Litvak



9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI.

9.1. Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

Povećanje
 Smanjenje

Osnovni kapital:	Prije promjene	Iznos promjene	Nakon promjene
Ukupno (novčani+nenovčani):	10.000,00 €	€	€
<input checked="" type="checkbox"/> novčani – iznos:	€	€	€
<input type="checkbox"/> nenovčani – iznos:	€	€	€

10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

Prestanak Regstruje se Mijenja se udio

10.1. Status:

Osnivač Član DOO Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*upisati status

10.2. MB / JMB:

21300499

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša
za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

10.3. Naziv / Ime i prezime:

VALERY LITVAK

10.4. Sjedište / Adresa:

Država

Opština

Ulica:

10.5. Udio

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Valery Litvak



11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

 Odbor direktora Upravni odbor Skupština Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

 Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

 Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

FB400908

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

ANASTASIYA LASHMANOVA

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.5. Ovlaštenja u prom

 neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašten da djeluje

 Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
- Upravni odbor
- Skupština
- Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak
- Imenuje se
- Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor
- Predsjednik organa upravljanja
- Član odbora direktora
- Član organa upravljanja
- Član upravnog odbora
- Sekretar društva
- Ovlašćeni zastupnik
- Revizor
- Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

FB400908

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

ANASTASIYA LASHMANOVA

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.5. Ovlaštenja u pr

- neograni

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno
- Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
- Sekretarom društva
- Direktorom društva
-

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

[Handwritten signature]

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka:

Potpis podnosioca:

[Handwritten signature]



11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora
 Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

75 1673699

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

VALERY ZADORIN

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

 Odbor direktora Upravni odbor Skupština Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

 Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

 Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

75 1983615

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

PAVEL ZADORIN

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.5. Ovlaštenja u prometu

 neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

 Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponudjenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

 Odbor direktora Upravni odbor Skupština Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

 Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

 Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

71 2327761

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

VICTOR GLINENKO

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.5. Ovlaštenja u pro

 neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

 Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponudnog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka

Potpis podnosioca:



11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora
 Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

21300499

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

VALERY LITVAK

12.4. Adresa:

Država

IZRAEL

Opština

Ulica:

12.5. Ovlaštenja u pro

- neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:




13. OSTALE REGISTRACIJE

Osim postojeće registracije u CRPS-u izvršiti i registracije u:

13.1. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



Saglasno Zakonu o privrednim društvima (Sl. list CG 06/02, 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11) PAVEL ZADORIN, Ruska Federacija, br. pasoša: 75 1983615, VICTOR GLINENKO, Ruska Federacija, br. pasoša: 71 2327761, VALERY LITVAK, Izrael, br.pasoša: 21300499 i VALERY ZADORIN, Ruska Federacija, br.pasoša: 75 1673699 u svojstvu osnivača, dana 17.10.2016. godine donose:

O D L U K U

O PROMJENI (PODATAKA) OSNIVAČA

Zbog promjene pasoša Osnivača VALERY ZADORIN, Društva sa ograničenom odgovornošću „SEA TRADE“ d.o.o. Kotor, donosi Odluku o usklađivanju podataka sa Statutom.

Novi broj pasoša Osnivača je: VALERY ZADORIN br.pasoša P RUS 75 1673699.

Osnivači:


PAVEL ZADORIN
br. pasoša: 75 1983615


VICTOR GLINENKO
br.pasoša: 71/2327761




LASHMANOVA ANASTASIYA
po punomoćju br. 77 AV(AB) 2158288
za VALERY LITVAK
Br.pasoša: 21300499


VALERY ZADORIN
br.pasoša: 75 1673699

Saglasno Zakonu o privrednim društvima (Sl. list CG 06/02, 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11) PAVEL ZADORIN, Ruska Federacija, br. pasoša: 75 1983615, VICTOR GLINENKO, Ruska Federacija, br. pasoša: 71 2327761, VALERY LITVAK, Izrael, br.pasoša: 21300499 i VALERY ZADORIN, Ruska Federacija, br.pasoša: 75 1673699 u svojstvu osnivača, dana 17.10.2016. godine donose:

O D L U K U

O PROMJENI (PODATAKA) OSNIVAČA

Zbog promjene pasoša Osnivača PAVEL ZADORIN, Društva sa ograničenom odgovornošću „SEA TRADE“ d.o.o. Kotor, donosi Odluku o usklađivanju podataka sa Statutom.


Novi broj pasoša Osnivača je: PAVEL ZADORIN br.pasoša P RUS 75 1983615.



Osnivači:


PAVEL ZADORIN
br. pasoša: 75 1983615


VICTOR GLINENKO
br.pasoša: 71 2327761


LASHMANOVA ANASTASIYA
po punomoćju br. 77 AV(AB) 2158288
za VALERY LITVAK
Br.pasoša: 21300499


VALERY ZADORIN
br.pasoša: 75 1673699

Saglasno Zakonu o privrednim društvima (Sl. list CG 06/02, 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11) PAVEL ZADORIN, Ruska Federacija, br. pasoša: 75 1983615, VICTOR GLINENKO, Ruska Federacija, br. pasoša: 71 2327761, VALERY LITVAK, Izrael, br.pasoša: 21300499 i VALERY ZADORIN, Ruska Federacija, br.pasoša: 75 1673699 u svojstvu osnivača, dana 17.10.2016. godine donose:

O D L U K U

O IZMJENI STATUTA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU " SEA TRADE " D.O.O. KOTOR

Shodno donešenim odlukama od 17.10.2016. godine mijenja se Statut Društva sa ograničenom odgovornošću " SEA TRADE " Kotor :

1.Mijenja se član 9. Društva sa ograničenom odgovornošću " SEA TRADE " Kotor: tako da će umjesto do sada važećeg člana 9. biti na snazi novi član 9. koji glasi:

Početni kapital DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU „SEA TRADE“ d.o.o. KOTOR utvrđen je Ugovorom o osnivanju Društva i iznosi 10.000,00€ i sastoji se od novčanih uloga vlasnika udjela Društva.

Sticanjem udjela Osnivači postaju vlasnici udjela Društva.

Srazmjerno uplaćenom odnosno unijetom ulogu, a u odnosu na ukupan kapital, vlasnici udjela stižu udjele u Društvu koji procentualno iznose:

- VALERY ZADORIN 60%
- PAVEL ZADORIN 30%
- VALERY LITVAK 5%
- VICTOR GLINENKO 5%

2.Mijenja se član 8. Društva sa ograničenom odgovornošću " SEA TRADE " Kotor: tako da će umjesto do sada važećeg člana 8. biti na snazi novi član 8. koji glasi:

Vlasnici udjela u Društvu su:

- PAVEL ZADORIN, Ru
1983615,
- VICTOR GLINENKO,
Moskva,br pasoša: 7
- VALERY LITVAK, Iz
br.pasoša: 2130049
- VALERY ZADORIN, R
1673699

Sve ostale odredbe Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću " SEA TRADE " KOTOR ostaju važeće i neizmijenjene.

U Kotor, 17.10. 2016.godine

Osnivači:




PAVEL ZADORIN
br. pasoša: 75 1983615



VICTOR GLINENKO
br.pasoša: 71 2327761





LASHMANOVA ANASTASIYA
po punomoćju br. 77 AV(AB)2158288
za VALERY LITVAK
Br.pasoša: 21300499



VALERY ZADORIN
br.pasoša: 75 1673699

Saglasno Zakonu o privrednim društvima (Sl. list CG 06/02, 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11) PAVEL ZADORIN, Ruska Federacija, br. pasoša: 75 1983615, VICTOR GLINENKO, Ruska Federacija, br. pasoša: 71 2327761, VALERY LITVAK, Izrael, br.pasoša: 21300499 i VALERY ZADORIN, Ruska Federacija, br.pasoša: 75 1673699 u svojstvu osnivača, dana 17.10.2016. godine donose:

S T A T U T

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE " KOTOR

FIRMA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Čl.1

Društvo će poslovati pod firmom: **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" KOTOR**

Skraćeni naziv firme je: "SEA TRADE " DOO

Čl.2

Osnivači su saglasno Zakonu o privrednim društvima zaključili dana 01.08.2007 godine Ugovor o osnivanju Društva.

Čl.3

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

Čl.4

Firmu i sjedište Društva osnivač može mijenjati sopstvenom odlukom, koja mora biti prijavljena Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.

Čl.5

Sjedište Društva sa ograničenom odgovornošću " SEA TRADE " Kotor je:

Put Prvororca bb, Škaljari, Kotor

Firmu i sjedište može mijenjati osnivači.

Adresa Društva za zvanične dopise je: Put Prvororca bb, Škaljari, Kotor

Promjena firme i sjedišta se prijavljuje Centralnom registru Privrednih subjekata poreske uprave u Podgorici.

Društvo će u svom radu koristiti puni i skraćeni naziv firme, zavisno od potrebe.

Čl.6

Društvo ima svoj pečat, koji je okruglog oblika, prečnika 4cm, sa tekstom po obodu:

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" KOTOR

Pečat je pisan latinicom.

Društvo ima svoj štambilj, koji je pravougaonog oblika, sa tekstom po gornjoj ivici

"SEA TRADE" DOO.

U sredini je oznaka «Broj», a pri dnu je oznaka Podgorica, i crtica za upis datuma i riječ godina. Štambilj je pisan latinicom.

DJELATNOST DRUŠTVA

Čl.7

Djelatnost Društva obuhvata:

GRAĐEVINARSTVO

- 41.10 Razrada građevinskih projekata
- 41.20 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
- 42.11 Izgradnja puteva i autoputeva
- 42.12 Izgradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica
- 42.13 Izgradnja mostova i tunela
- 42.21 Izgradnja cjevovoda
- 42.22 Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova
- 42.91 Izgradnja hidro objekata
- 42.99 Izgradnja ostalih građevina, na drugom mjestu nepomenutih
- 43.11 Rušenje objekata
- 43.12 Pripremna gradilišta
- 43.13 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
- 43.21 Postavljanje električnih instalacija
- 43.22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, klimatizacionih sistema i sistema za grijanje
- 43.29 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu
- 43.31 Malterisanje
- 43.32 Ugradnja stolarije
- 43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga
- 43.34 Bojenje i zastakljivanje
- 43.39 Ostali završni radovi
- 43.91 Krovni radovi
- 43.99 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi

TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO; POPRAVKA MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA

- 45.11 Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima
- 45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima
- 45.20 Održavanje i popravka motornih vozila
- 45.31 Trgovina na veliko djelovima i opremom za motorna vozila
- 45.32 Trgovina na malo djelovima i opremom za motorna vozila
- 45.40 Trgovina motociklima, djelovima i priborom, održavanje i popravka motocikala
- 46.11 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda

- 46.12 Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija
- 46.13 Posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala
- 46.14 Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona
- 46.15 Posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe
- 46.16 Posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, krzna, obuće i predmeta od kože
- 46.17 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
- 46.18 Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda
- 46.19 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
- 46.21 Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, sjemenjem i hranom za životinje
- 46.22 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama
- 46.23 Trgovina na veliko životinjama
- 46.24 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom
- 46.31 Trgovina na veliko voćem i povrćem
- 46.32 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
- 46.33 Trgovina na veliko mlječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima
- 46.34 Trgovina na veliko pićem
- 46.35 Trgovina na veliko, duvanskim proizvodima
- 46.36 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima
- 46.37 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima
- 46.38 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribe, ljuskare i mekušce
- 46.39 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duvanom
- 46.41 Trgovina na veliko tekstilom
- 46.42 Trgovina na veliko odjećom i obućom
- 46.43 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
- 46.44 Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje
- 46.45 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
- 46.46 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima
- 46.47 Trgovina na veliko namještajem, tepisima i opremom za osvjjetljenje
- 46.48 Trgovina na veliko satovima i nakitom
- 46.49 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
- 46.51 Trgovina na veliko kompjuterima, kompjuterskom opremom i softverima
- 46.52 Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim djelovima i opremom
- 46.61 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i proborom
- 46.62 Trgovina na veliko alatnim mašinama
- 46.63 Trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama
- 46.64 Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivenje i pletenje
- 46.65 Trgovina na veliko kancelarijskim namještajem
- 46.66 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
- 46.69 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom
- 46.71 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
- 46.72 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
- 46.73 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
- 46.74 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grijanje
- 46.75 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
- 46.76 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
- 46.77 Trgovina na veliko otpacima i ostacima
- 46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko
- 47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duvanom
- 47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama

- 47.21 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama
- 47.22 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama
- 47.23 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.24 Trgovina na malo hljebom, tjesteninama, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.25 Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.26 Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama
- 47.29 Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.30 Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.41 Trgovina na malo kompjuterima, perifernim jedinicama i softverom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.42 Trgovina na malo telekomunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.43 Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.51 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.52 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.53 Trgovina na malo tepisima, zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.54 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.59 Trgovina na malo namještajem, opremom za osvjjetljavanje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.61 Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.62 Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.63 Trgovina na malo muzičkim i video zapisima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.64 Trgovina na malo sportskom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.65 Trgovina na malo igrama i gračkama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.71 Trgovina na malo odjećom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.72 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama
- 47.73 Trgovina na malo farmaceutskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama – apotekama
- 47.74 Trgovina na malo medicinskim i ortopedskim pomagalicama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.75 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.76 Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, đubrivima, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama
- 47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.78 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.79 Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama
- 47.81 Trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima na tezgama i pijacama
- 47.82 Trgovina na malo tekstilom, odjećom i obućom na tezgama i pijacama
- 47.89 Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama
- 47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta
- 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgama i pijaca

SAOBRAĆAJ I SKLADIŠTENJE

- 49.10 Željeznički prevoz putnika, međumjesni
- 49.20 Željeznički prevoz tereta
- 49.31 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika
- 49.32 Taksni prevoz
- 49.39 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju
- 49.41 Drumski prevoz tereta
- 49.42 Usluge preseljenja
- 49.50 Cjevovodni transport
- 50.10 Pomorski i priobalni prevoz putnika

- 50.20 Pomorski i priobalni prevoz tereta
- 50.30 Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima
- 50.40 Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima
- 51.10 Vazdušni prevoz putnika
- 51.21 Vazdušni prevoz tereta
- 51.22 Vazdušni saobraćaj
- 52.10 Skladištenje
- 52.21 Uslužne djelatnosti u kompenom saobraćaju
- 52.22 Uslužne djelatnosti u vodenom saobraćaju
- 52.23 Uslužne djelatnosti u vazdušnom saobraćaju
- 52.24 Manipulacija teretom
- 52.29 Ostale prateće djelatnosti u saobraćaju
- 53.10 Poštanske aktivnosti
- 53.20 Ostale poštanske i kurirske aktivnosti

USLUGE SMJEŠTAJA I ISHRANE

55.10 Hoteli i sličan smještaj

- 55.20 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak
- 55.30 Djelatnost kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice
- 55.90 Ostali smještaj
- 56.10 Djelatnost restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata
- 56.21 Katering (dostava pripremljene hrane)
- 56.29 Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane
- 56.30 Usluge pripremanja i posluživanja pića

INFORMISANJE I KOMUNIKACIJE

- 58.11 Izdavanje knjiga
- 58.12 Izdavanje imenika i adresara
- 58.13 Izdavanje novina
- 58.14 Izdavanje časopisa i periodičnih izdanja
- 58.19 Ostala izdavačka djelatnost
- 58.21 Izdavanje kompjuterskih igara
- 58.29 Izdavanje ostalih softvera
- 59.11 Proizvodnja filmova, video-zapisa i televizijskog programa
- 59.12 Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, video-filmova i televizijskog programa
- 59.13 Distribucija filmova, video-filmova i televizijskog programa
- 59.14 Djelatnost prikazivanja filmova
- 59.20 Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike
- 60.10 Emitovanje radio-programa
- 60.20 Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa
- 61.10 Kablovske telekomunikacije
- 61.20 Bežične telekomunikacije
- 61.30 Satelitska telekomunikacija
- 61.90 Ostale telekomunikacione djelatnosti
- 62.01 Kompjutersko programiranje
- 62.02 Konsultantske djelatnosti u oblasti informacione tehnologije
- 62.03 Upravljanje kompjuterskom opremom
- 62.09 Ostale usluge informacione tehnologije
- 63.11 Obrada podataka, smještanje aplikacija i pružanje aplikativnih usluga i sl.

63.12 Uslužne internet stranice (web portal)
63.91 Djelatnost novinskih agencija

POSLOVANJE NEKRETNINAMA

68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
68.31 Djelatnost agencija za nekretnine
68.32 Upravljanje nekretninama uz naknadu

STRUČNE, NAUČNE I TEHNIČKE DJELATNOSTI

69.10 Pravni poslovi
69.20 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi i poresko savjetovanje
70.10 Upravljanje privrednim subjektom
70.21 Djelatnost komunikacija i odnosa sa javnošću
70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem
71.11 Arhitektonska djelatnost
71.12 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
71.20 Tehničko ispitivanje i analize
72.11 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji
72.19 Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i inženjerskim naukama
72.20 Istraživanje i razvoj u društvenim i humanističkim naukama
73.11 Djelatnost reklamnih agencija
73.12 Medijsko predstavljanje
73.20 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
74.10 Specijalizovane dizajnerske djelatnosti
74.20 Fotografske usluge
74.30 Prevođenje i usluge tumača
74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti
75.00 Veterinarska djelatnost

ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DJELATNOSTI

77.11 Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila
77.12 Iznajmljivanje i lizing kamiona
77.21 Iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport
77.22 Iznajmljivanje video-kaseta i kompakt-diskova
77.29 Iznajmljivanje i lizing ostalih predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu
77.31 Iznajmljivanje i lizing poljoprivrednih mašina i opreme
77.32 Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo
77.33 Iznajmljivanje i lizing kancelarijskih mašina i kancelarijske opreme (uključujući kompjutere)
77.34 Iznajmljivanje i lizing opreme za vodeni transport
77.35 Iznajmljivanje i lizing opreme za vazdušni transport
77.39 Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara
77.40 Lizing intelektualne svojine i sličnih proizvoda, izuzev autorskih prava
78.10 Djelatnost agencija za zapošljavanje
78.20 Djelatnost agencija za privremeno zapošljavanje
78.30 Ostalo ustupanje ljudskih resursa
79.11 Djelatnost putničkih agencija
79.12 Djelatnost tur-operatora
79.90 Ostale usluge rezervacije i djelatnosti povezane s njima

Pored aktivnosti navedenih u ovom članu, Društvo će se baviti i spoljnotrgovinskim prometom i to prometom roba i usluga za koje je registrovano u unutrašnjem prometu.

OSNOVNA DJELATNOST DRUŠTVA JE:

55.10 Hoteli i sličan smještaj

Djelatnosti Društva može da promjeni osnivač odlukom koja mora biti prijavljena u Centralni registar Privrednih subjekata Poreske uprave.

OSNIVAČI ODNOSNO ČLANOVI DRUŠTVA

(u daljem tekstu: vlasnici udjela u Društvu)

Čl.8

Vlasnici udjela u Društvu su:

- **PAVEL ZADORIN, R**
1983615,
- **VICTOR GLINENKO**
pasoša: 71 232776
- **VALERY LITVAK, Iz**
21300499
- **VALERY ZADORIN,**
1673699

OSNIVAČKI KAPITAL, VRSTE I VIŠINA ULOGA

Čl.9

Početni kapital DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU " SEA TRADE " KOTOR utvrđen je Ugovorom o osnivanju Društva i iznosi **10.000,00€** i sastoji se od novčanih uloga vlasnika udjela Društva.

Sticanjem udjela Osnivači postaju vlasnici udjela Društva.

Srazmjerno uplaćenom odnosno unijetom ulogu, a u odnosu na ukupan kapital, vlasnici udjela stiču udjele u Društvu koji procentualno iznose:

- **VALERY ZADORIN** **60%**
- **PAVEL ZADORIN** **30%**
- **VALERY LITVAK** **5%**
- **VICTOR GLINENKO** **5%**

Čl.10

Ako osnivač odluči da je Društvu potreban obrtni kapital, preko iznosa uplaćenog kapitala, sredstva će biti obezbijedena na sljedeći način i u sljedećem redosljedu:

- 1) iz neposredne dobiti,
- 2) iz kredita koje osnivač obezbijedi preko poslovne banke,
- 3) putem povećanja i uplate kapitala – dopunskom uplatom ili ulogom u stvarima

DIOBA DOBITI I NAČIN SNOŠENJA RIZIKA I POKRIĆE GUBITAKA UTVRĐIVANJA I RASPODJELA DOBITI

Čl.11

Bilans imovine i bilans uspjeha Društva, uključujući dio koji se odnosi na dobit za raspodjelu, utvrđuje se prema zakonima koji regulišu ovu oblast.

Dobit za raspodjelu, Društvo utvrđuje za svaku poslovnu godinu, najkasnije do 31. marta za prethodnu godinu.

Iz neto dobiti se izdvaja dio koji utvrđuje osnivač, u obavezni i posebni rezervni fond i u neraspoređenu dobit. Preostali iznos predstavlja dobit, koja pripada osnivaču.

Osnivač može odlučiti da dio dobiti za raspodjelu, na koju ima pravo reinvestira u razvoj Društva.

PRAVA I OBAVEZE OSNIVAČA

Čl.12

Osnivač Društva ima pravo ili obavezu da:

- 1) upravlja ili učestvuje u upravljanju Društvom;
- 2) učestvuje u raspodjeli dobiti;
- 3) učestvuje u raspodjeli imovine Društva po njegovom prestanku.

KONTROLA AKTIVNOSTI DRUŠTVA

Osnivač će u svako doba imati pravo da vrši uvid u djelatnost, pregleda prostorije i finansijsko poslovanje Društva.

Vođenje finansijske dokumentacije će se vršiti prema važećim zakonima i propisima Crne Gore u vezi sa svakim poslom i biće u svako razumno vrijeme dostupno osnivaču ili od njega ovlašćenim licima

Osnivač može odlučiti da poslove pregleda i revizije poslovanja Društva povjeri revizorskoj firmi, po svom izboru.

TROŠKOVI POSLOVANJA

Čl.13

Osnivač odgovara za obaveze Društva cjelokupnom svojom imovinom:

- 1) ako zloupotrijebi Društvo, da bi dostigao cilj koji je za njega zabranjen;
- 2) ako Društvo upotrijebi da bi oštetio povjerioce;

- 3) ako suprotno propisima, postupi sa imovinom Društva, kao da je u pitanju njegova lična imovina;
- 4) ako smanji imovinu Društva u svoju korist ili u korist drugog lica, a znao je ili je morao znati da Društvo neće biti u stanju da izmiri svoje obaveze prema trećim licima.

Troškovi poslovanja Društva biće za svaku godinu predviđeni i odobravani u finansijskom planu Društva za predmetnu poslovnu godinu. Na kraju svake poslovne godine, Društvo je dužno da u roku utvrđenom pravilima (Statutom) Društva i u skladu sa važećim propisima sastavi završi račun (bilans).

SNOŠENJE RIZIKA I POKRIVANJE GUBITAKA

Čl.14

Osnivač snosi rizik za poslovanje Društva do visine uloga koji je investirao za osnivanje Društva. Ako Društvo ima gubitak u poslovanju, osnivač može odlučiti da putem dopunske uplate pokrije gubitak koji je nastao.

Gubitak u poslovanju može se namiriti i putem smanjenja osnovnog kapitala Društva, o čemu odlučuje osnivač.

Gubici u poslovanju se mogu pokrivati i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

ODGOVORNOST ZA OBAVEZE

Čl.15

Društvo u pravnom prometu može da zaključuje ugovore i vrši druge poslove i radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti i u prometu istupa u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za tuđi račun i u tuđe ime i za tuđi račun.

Čl.16

Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom.

Osnivač ne odgovara za obaveze Društva, a snosi rizik u poslovanju Društva do visine svog osnivačkog uloga.

Osnivač odgovara za obaveze Društva u slučajevima i pod uslovima propisanim Zakonom o privrednim društvima.

Čl.17

ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE DRUŠTVA

Poslove zastupanja i predstavljanja Društva vrši izvršni direktor **Lashmanova Anastasiya iz Ukraine, ul.Kurguzova 19/3a, Kiev, sa br. pasoša P UKR FB400908** sa neograničenom odgovornošću.

IZVRŠNI DIREKTOR DRUŠTVA

Izvršni direktor društva je izvršni organ. Djelokrug rada izvršnog direktora je da:

- odgovoran je za zakonitost Društva, u okviru svojih ovlaštenja
- upravlja imovinom Društva, u skladu sa zakonom i odlukom vlasnika udjela
- predlaže unutrašnju organizaciju Društva
- Donosi dokument o sistematizaciji radnih mjesta
- sklapa ugovore i preduzima druge pravne radnje u domaćoj i spoljnoj trgovinskoj razmjeni, u skladu sa svojim ovlaštenjima u okviru redovnog poslovanja Društva.
- odlučuje o zapošljavanju liča u Društvo, zaključuje ugovoru o radu, odlučuje o disciplinskoj odgovornosti zaposlenih i drugim poslovima iz oblasti radnih odnosa u skladu sa zakonom,
- Obavlja druge poslove , predviđene zakonom i ovim statutom.
- Izvršni direktor može sklapati ugovore za prodaju imovine Društva samo uz potpis jednog od vlasnika udjela Društva.
- Izvršni direktor ne može bez pismene saglasnosti osnivača Društva da potpiše Ugovor o kreditu sa bankom ili stavi hipoteku ili druge tereta na imovinu, koja je u vlasništvu Društva.
- Izvršni direktor ne može raspolagati finansijskim sredstvima preko 30.000 eura bez pismene saglasnosti osnivača Društva.
- Izvršni direktor treba da postupa sa pažnjom dobrog privrednika i vrši druge poslove po ovlaštenju osnivača Društva.

Pored poslova iz stava 1 ovog člana, izvršni direktor obavlja i druge poslove koji Zakonom, odlukom ili ovim statutom nijesu dati u djelokrug drugih organa društva.

Izvršni direktor društva se bira na period od četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora, s tim da može i prije vremena biti razriješen dužnosti na koju je postavljen.

Izvršni direktor društva istupa u ime i za račun društva.

IZBOR, OPOZIV I DJELOKRUG ORGANA DRUŠTVA

Čl.18

Osnivač, kao vlasnik Društva, na osnovu uloženog kapitala, upravlja cjelokupnim radom i poslovanjem Društva.

U slučaju da osnivač odredi da je za poslovanje neophodno, može formirati odbor direktora ili skupštinu društva.

Članovi skupštine kao i članovi odbora direktora, ne mogu biti lica koja su osuđivana za krivično djelo protiv privrede i službene dužnosti za koju su nastupile pravne posljedice osude, dok te posljedice traju.

Članove skupštine kao i članove odbora direktora, bira osnivač na neodređeno vrijeme, koje ne može biti duže od pet godina, sa mogućnošću ponovnog izbora.

Čl.19

Djelokrug osnivača je da:

- donosi statut i druga normativna akta,
- utvrđuje poslovnu politiku,
- usvaja godišnji obračun i izvještaje o poslovanju,
- odlučuje o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka,
- odlučuje o statusnim promjenama, promjeni oblika i prestanku društva,
- postavlja i razrješava izvršnog direktora,
- postavlja i razrješava članove odbora direktora i članove skupštine,
- daje smjernice za rad i poslovanje izvršnog direktora,
- odlučuje o poslovnoj saradnji sa drugim društvima,
- donosi investicione odluke,
- odlučuje o osnivanju novih društava,
- oslučuje o zastupanju društva u sudskim i drugim postupcima protiv članova uprave,
- obavlja druge poslove određene zakonom.

Čl.20

Ako donošenje odluke ne trpi odlaganje, osnivač može donijeti odluku i telefonskim putem, telegrafski, mailom ili putem telefaksa.

ZAPISNIK O RADU

Čl.21

U zapisnik o sjednicama osnivača se unose podaci i materijali koji su bili predmet rasprave na sjednici. Pored ovih podataka, u zapisnik se na zahtjev osnivača unose i drugi podaci.

Čl.22

Zapisnik o radu sa prethodne sjednice osnivača se usvaja na prvoj narednoj sjednici.

Čl.23

Izvršni direktor društva može u okviru svojih ovlaštenja dati drugome pismeno punomoćje za zastupanje Društva. Izvršni direktor društva, uz saglasnost osnivača, može određenom licu, specijalizovanom za određene poslove, dati prokuru, čiji obim, vrstu i sadržinu utvrđuje svojom odlukom.

Čl.24

Pored izvršnog direktora Društvo mogu zastupati i druga ovlaštena lica, o čemu odlučuje osnivač Društva.

REZERVE DRUŠTVA

Čl.25

Društvo na kraju svake poslovne godine, iz neto dobiti izdvaja dio koji utvrđuje osnivač, u obavezni i posebni rezervni fond.

OBAVEZNI I REZERVNI FOND

Čl.26

Društvo može imati obavezni i rezervni fond, o čemu odlučuje osnivač.

U obavezni rezervni fond, svake godine od dobiti se unosi najmanje 5%, dok fond ne dostigne najmanje 10% osnovnog kapitala.

Čl.27

Obavezni rezervni fond, dok se ne dostigne zakonom utvrđen najmanji iznos, upotrebljava se samo za pokrivanje gubitaka.

Čl.28

Ukoliko se obavezna rezerva Društva smanji ispod minimuma, koji je zakonom propisan (10% osnovnog kapitala), mora se dopuniti do propisanog iznosa.

POSEBNI REZERVNI FOND

Čl.29

Društvo može imati i posebne rezervne fondove, saglasno zakonu, o čemu odlučuje osnivač Društva.

STATUSNE PROMJENE I PROMJENE OBLIKA DRUŠTVA

STATUSNE PROMJENE

Čl.30

Društvo se može spojiti sa drugim društvom (spajanjem), podijeliti na dva ili više društva (podjela), ili promijeniti oblik (promjena oblika društva).

Spajanje, pripajanje ili podjela Društva, vrši se saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima.

Odluku o statusnim promjenama Društva donosi osnivač Društva.

NAČINI PROMJENE OBLIKA DRUŠTVA

Čl.31

Društvo može promijeniti oblik u drugi oblik ako ispunjava uslove o osnivanju oblika utvrđene Zakonom o privrednim društvima.

Čl.32

Odluku o promjeni oblika Društva donosi osnivač.

PRESTANAK DRUŠTVA

Čl.33

Društvo će poslovati sve dok postoje ekonomski i zakonski uslovi za obavljanje njegove djelatnosti, a može prestati sa poslovanjem samo na način i pod uslovima zakonom propisanim.

Društvo prestaje u sljedećim slučajevima:

- 1) ako mu je izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti, zbog toga što ne ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti, a u roku određenom u izrečenoj mjeri ne ispuni te uslove, odnosno ne promjeni djelatnost,
- 2) ako prestanu da postoje prirodni i drugi uslovi za obavljanje djelatnosti,
- 3) odlukom osnivača,
- 4) ako se pravosnažnom odlukom suda utvrdi ništavnost upisa u registar,
- 5) ako ne produži registraciju saglasno zakonu,
- 6) stečajem ili likvidacijom društva,
- 7) spajanjem sa drugim društvom ili podjelom,
- 8) u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA ČOVJEKOVE SREDINE

Čl.34

Osnivač, organi i radnici Društva su dužni da organizuju obavljanje djelatnosti na način kojim se osiguravaju bezbjednost na radu kao i da preduzimaju i sprovode potrebne mjere zaštite na radu i životne sredine u skladu sa republičkim zakonima koji regulišu ovu oblast.

Društvo i dijelovi Društva su dužni da obavljaju svoje djelatnosti, čuvaju vrijednost i obezbijeduju potrebne uslove za zaštitu i unaprijeđenje čovjekove sredine i da spriječavaju uzroke i otklanjaju posljedice koje ugrožavaju prirodne i radom stvorene vrijednosti životne sredine.

IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Čl.35

Izmjene i dopune statuta mogu se vršiti u postupku i na način kao i za njegovo donošenje, odnosno od strane osnivača, a u skladu sa Odlukom o osnivanju.

Ugovor ili Odluka se prijavljuje u Centralni registar Privrednih subjekata Poreske uprave.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a počinje da proizvodi pravno dejstvo od dana registrovanja Društva u Centralni registar Privrednih subjekata Poreske uprave.


NADLEŽNO PRAVO

Na sva pitanja koja se odnose na važenje, tumačenje ili izvršenje odredaba ovog Statuta, primjenjivaće se važeći propisi u Crnoj Gori.

U Kotoru, 17.10.2016.godine.

Osnivači:



PAVEL ZADORIN
br. pasoša: 75 1983615


VICTOR GLINENKO
br. pasoša: 71 2327761



SHMANOVA ANASTASIYA
po punomoćju br. 77 AV(AB) 2158288
za VALERY LITVAK
Br.pasoša: 21300499


VALERY ZADORIN
br.pasoša: 75 1673699



77 А В 2158288

ДОВЕРЕННОСТЬ

Город Москва, четырнадцатое октября две тысячи шестнадцатого года.

Я гр. Израиля, Литвак Валерий, 28.03.1963 года рождения, многократная виза «М» ОР 12 0099590, дата выдачи 26.05.2014 года, пребывание по 06.05.2017 года, выдана к паспорту гр. Израиля 21300499, вид документа Р, код государства ISR, номер удостоверения личности 3-0447653-4, выданному Посольством Израиля в Москве, дата выдачи паспорта 14.02.2014 года, дата окончания срока действия паспорта 13.02.2024 года, временно зарегистрированный по адресу: г. Москва, ул. Госпитальный вал, д. 5, стр. 12, кв. 32,

настоящей доверенностью уполномочиваю:

Исполнительного директора Компании «Sea Trade» doo, Лашманову Анастасию из Украины, с постоянным местом жительства, ul. Kriva ulica bb, Dobrota, заграничный паспорт FB400908, выдан 3201, 24 апреля 2015 года, сроком действия до 24 апреля 2025 года.

от моего имени и за мой счет выполнить нижеперечисленные действия:

- Подписать Договор передачи доли в размере 15 % (пятнадцать процентов), без компенсации, на имя Задорина Валерия из России, № заграничного паспорта 75 0696100, доли в Обществе с ограниченной ответственностью «SEA TRADE» doo Котор;

- Подписать Договор передачи доли в размере 2 % (два процента), без компенсации, на имя Задорина Павла из России, № заграничного паспорта 71 5862308, доли в Обществе с ограниченной ответственностью «SEA TRADE» doo Котор;

- Подписать Договор об изменении долей учредителей, где вместо доли учредителя Глиненко Виктора из России, № заграничного паспорта 71 2327761 с долей в размере 22 % (двадцать два) включается учредитель Задорин Валерий из России, № заграничного паспорта 75 0696100, который предыдущему уступает свои 17 % (семнадцать процентов) доли в Обществе с ограниченной ответственностью «SEA TRADE» doo г.Котор.

Таким образом размер долей в Обществе с ограниченной ответственностью «SEA TRADE» doo Котор будет:

- Глиненко Виктор из России 5 % (пять процентов).

- Валерий Литвак из Израиля 5 % (пять процентов).

- Задорин Павел из России 30 % (тридцать процентов).

- Задорин Валерий из России 60 % (шестьдесят процентов).

- Подписать и все другие Договоры, Решения и другие акты, связанные с Обществом с ограниченной ответственностью «SEA TRADE» d.o.o. г.Котор, ul. Put Prvoborca bb, Škaljari, 85330 Котор, рег.№ 5-0393944/008, ИНН 02669935;

- Подписать Устав Общества;

- И все остальные документы, необходимые для проведения вышеуказанного изменения в Центральном реестре Хозяйственного суда (CRPS) Налогового управления в г. Подгорице. Таможенном управлении Черногории, Налоговом управлении Черногории, включая другие государственные органы, в целях осуществления деятельности общества в соответствии с действующим законодательством, с правом расписываться за меня и совершать все действия, связанные с выполнением данного поручения.

Доверенность может быть использована только для указанных выше целей.

Доверенность выдана на один год, без права передоверия третьим лицам.



г. Моск -

- ва

Город Москва.

Четырнадцатое октября две тысячи шестнадцатого года.

Настоящая доверенность удостоверена мной, Макуниной Викторией Сергеевной, временно исполняющей обязанности нотариуса города Москвы Пархомчук Инны Юрьевны.

Доверенность подписана гр. Литваком Валерием в моем присутствии. Личность его установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 3 - 1525

Взыскано по тарифу: 500 руб.

Взыскано за услуги правового
и технического характера: 1000 руб.

ВРИО нотариуса





77 AV (AB) 2158288

PUNOMOĆJE

Grad Moskva, četrnaesti oktobra dvije hiljade šesnaeste godine

Ja, državljaniin Izraela, Valerij Litvak, rođjen 28.marta 1963. godine, višekratna viza "M" OP 12 0099590, datum izdavanja 26.05.2014.godine, boravak do 06.05.2017.godine, izdata uz pasoš državljanina Izraela 21300499, vrsta dokumenta P šifra države ISR, broj identifikacije lica 3-0447653-4, izdat od Ambasade Izraela u Moskvi, datum izdavanja pasoša, 14.02.2014. godine, datum važnosti pasoša 13.02.2024.godine, privremeno registrovan na adresi: grad Moskva, ul. Gospiatalni val, d.5, str. 12, kv.32,ovim punomoćjem ovlašćujem:

Izvršnog direktora kompanije „Sea Trade“ doo ANASTASIJU LAŠMANOVU iz Ukraine, sa stalnim nastanjenjem u Kotoru, ul. Kriva ulica bb, Dobrota, pasošbr. FB400908izdata od 3201, 24 aprila 2015 godine sa važenjem do 24 aprila 2025 godine.

da može u moje ime i za moj račun sprovesti sljedeće radnje:

- potpisati Ugovor o prenosu udjela 15% bez nadoknade na ZADORIN VALERIJ iz Rusije sa br.pasoša 75 0696100, udjela u Društvu sa ograničenom odgovornošću „SEA TRADE“ doo Kotor
- potpisati Ugovor o prenosu udjela 2% bez nadoknade na ZADORIN PAVEL iz Rusije sa br.pasoša 71 5862308, udjela u Društvu sa ograničenom odgovornošću „SEA TRADE“ doo Kotor
- potpisati Ugovor o promjeni udjela Osnivača, gde umjesto udio osnivača GLINENKO VIKTOR iz Rusije, sa br.pasoša 71 2327761 sa udjelom od 22%, pristupa Osnivač ZADORIN VALERJ iz Rusije sa br.pasoša 75 0696100, koji prethodnom ustupa svojih 17% udjela u Društvu sa ograničenom odgovornošću „SEA TRADE“ doo Kotor

Na taj način, udijeli u Društvu sa ograničenom odgovornošću „SEA TRADE“ doo Kotor biti sljedeći:

- GLINENKO VIKTOR iz Rusije 5% (pet procenata)
- VALERIJ LITVAK iz Izraela 5% (pet procenata)
- ZADORIN PAVEL iz Rusije 30% (trideset procenata)
- ZADORIN VALERIJ iz Rusije 60% (šezdeset procenata)

- Potpisati i sve druge Ugovore, odluke i ostala akta koja su vezana za Društvo sa ograničenom odgovornošću „SEA TRADE“ d.o.o. Kotor , ul. Put Prvoborca bb, Škaljari, 85330 Kotor, sa reg.br. 5-0393944/008 i sa PiB 02669935
- potpisati Statut društva



- i sva ostala dokumenta neophodna za sprovođenje navedene promjene kod CRPS Poreske uprave u Podgorici, Uprave carina CG, Poreske Uprave CG, te drugih državnih organa, kako bi društvo poslovalo u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima sa pravom da se u moje ime potpisuje i da obavlja sve radnje koje se tiču izvršavanja ovog naloga.

Punomoćje se može koristiti samo u navedene svrhe.

Punomoćje se ne može prenijeti na treće lice.

LITVAK VALERIJ/potpisano

Grad Moskva, Ruska Federacija.

četnaesti oktobra dvije hiljade šesnaeste godine

Ovo punomoćje sam ovjerila ja, Makunina Viktorija Sergeevna, privremeni vršilac dužnosti notara grada Moskve, Parhomčuk Inne Jurjevne.

Punomoćje je potpisao Valerij Litvak, u mom prisustvu. Identitet utvrđen, pravna sposobnost provjerena.

Upisano u registar pod brojem: No 3-1525

Naplaćeno po tarifi: 500 rubalja

Za usluge pravnog i tehničkog karaktera naplaćeno: 1000 rubalja

V.d. Notara, potpis

Okrugli pečat notara - Parhomčuk Inna Jurjevna

Grad Moskva, četnaesti oktobra dvije hiljade šesnaeste godine

Ja, Makunina Viktorija Sergeevna, privremeni vršilac dužnosti notara grada Moskve, Parhomčuk Inne Jurjevne,, potvrđujem da je ovo vjerna kopija originala dokumenta. U posljednjem nema brisanja, dopuna, precrtanih riječi i drugih ovdje nepomenutih ispravki ili posebnosti.

Ja sam licu koje mi se obratilo radi notarske radnje, objasnila da se prilikom potvrđivanja autentičnosti kopije dokumenta ne potvrđuje zakonitost sadržaja dokumenta i usklađenost ovdje iznesenih činjenica sa realnošću.

Upisano u registar pod brojem 3-1526

Naplaćeno po tarifi 120rub 00 kopejki

Privremeni vršilac dužnosti notara grada Moskve /potpis/

Okrugli pečat notara - Parhomčuk Inna Jurjevna

~~~~~  
**Ja, Nada Lalić, stalni sudski tumač za ruski jezik, postavljena rješenjem Ministarstva pravde Republike Crne Gore broj 03-110-2/95 od 10.04.1995. godine, potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu koji je sastavljen na ruskom jeziku.**

*Nada Lalić*

77 АВ 2158288

## ДОВЕРЕННОСТЬ

Город Москва, четырнадцатое октября две тысячи шестнадцатого года.

Я гр. Израиля, Литвак Валерий, 28.03.1963 года рождения, многократная виза «М» ОР 12 0099590, дата выдачи 26.05.2014 года, пребывание по 06.05.2017 года, выдана к паспорту гр. Израиля 21300499, вид документа Р, код государства ISR, номер удостоверения личности 3-0447653-4, выданному Посольством Израиля в Москве, дата выдачи паспорта 14.02.2014 года, дата окончания срока действия паспорта 13.02.2024 года, временно зарегистрированный по адресу: г. Москва, ул. Госпитальный вал, д. 5, стр. 12, кв. 32,

настоящей доверенностью уполномочиваю:

Исполнительного директора Компании «Sea Trade» doo, Лашманову Анастасию из Украины, с постоянным местом жительства, ul. Kriva ulica bb, Dobrota, заграничный паспорт FB400908, выдан 3201, 24 апреля 2015 года, сроком действия до 24 апреля 2025 года.

от моего имени и за мой счет выполнить нижеперечисленные действия:

- Подписать Договор передачи доли в размере 15 % (пятнадцать процентов), без компенсации, на имя Задорина Валерия из России, № заграничного паспорта 75 0696100, доли в Обществе с ограниченной ответственностью «SEA TRADE» doo Котор;

- Подписать Договор передачи доли в размере 2 % (два процента), без компенсации, на имя Задорина Павла из России, № заграничного паспорта 71 5862308, доли в Обществе с ограниченной ответственностью «SEA TRADE» doo Котор;

- Подписать Договор об изменении долей учредителей, где вместо доли учредителя Глиненко Виктора из России, № заграничного паспорта 71 2327761 с долей в размере 22 % (двадцать два) включается учредитель Задорин Валерий из России, № заграничного паспорта 75 0696100, который предыдущему уступает свои 17 % (семнадцать процентов) доли в Обществе с ограниченной ответственностью «SEA TRADE» doo г.Котор.

Таким образом размер долей в Обществе с ограниченной ответственностью «SEA TRADE» doo Котор будет:

- Глиненко Виктор из России 5 % (пять процентов).

- Валерий Литвак из Израиля 5 % (пять процентов).

- Задорин Павел из России 30 % (тридцать процентов).

- Задорин Валерий из России 60 % (шестьдесят процентов).


- Подписать и все другие Договоры, Решения и другие акты, связанные с Обществом с ограниченной ответственностью «SEA TRADE» d.o.o. г.Котор, ul. Put Prvoborca bb, Škaljari, 85330 Kotor, рег.№ 5-0393944/008, ИНН 02669935;

- Подписать Устав Общества;

- И все остальные документы, необходимые для проведения вышеуказанного изменения в Центральном регистре Хозяйственного суда (CRPS) Налогового управления в г. Подгорице. Таможенном управлении Черногории, Налоговом управлении Черногории, включая другие государственные органы, в целях осуществления деятельности общества в соответствии с действующим законодательством, с правом расписываться за меня и совершать все действия, связанные с выполнением данного поручения.

Доверенность может быть использована только для указанных выше целей.

Доверенность выдана на один год, без права передоверия третьим лицам.



г. Моск.

- ва  
Город Москва.

Четырнадцатого октября две тысячи шестнадцатого года.

Настоящая доверенность удостоверена мной, Макуиной Викторией Сергеевной, временно исполняющей обязанности нотариуса города Москвы Пархомчук Ииной Юрьевны.

Доверенность подписана гр. Литваком Валерием в моем присутствии. Личность его установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 3 - 1525

Взыскано по тарифу: 500 руб.

Взыскано за услуги правового и технического характера: 1000 руб.

ВРИО нотариуса

*В. Литвак*



- ва

Город Москва Четырнадцатого октября  
две тысячи шестнадцатого года

Я, Макуина Викторья Сергеевна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Пархомчук Ииной Юрьевны, удостоверяю истинность этой копии с оригинального документа. В противном случае, ответственность за истинность копии возлагается на копииста. Я подтверждаю, что при оформлении копии документа не использовались поддельные документы, а также что при оформлении копии документа не использовались поддельные документы. Законность оформления документа в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Зарегистрировано в реестре за № 3 - 1525

Взыскано по тарифу: 500 руб.

ВРИО нотариуса

*В. Литвак*



CRNA GORA

NOTAR

Kovačević Irena

Kotor, Stari Grad-Trg od oružja br. 436

Tel./faks :+382 32 322 161

OTPRAVAK  
IZVORNIKA


Dana 17.10.2016. godine (sedamnaestog oktobra dvijehiljade šesneste godine) u 15,00h. (petnaest časova), u notarskoj kancelariji predamnom, dolje potpisanim notarom Kovačević Irenom, sa službenim sjedištem u Kotoru, Stari Grad -Trg od oružja br. 436. i sa zahtjevom da na osnovu njihove izjave volje sačinim **NOTARSKI ZAPIS -GENERALNO PUNOMOĆJE**, pristupila je sledeća stranka:-----

**1. Gospodin ZADORIN VALERY** (državljanin Ruske Federacije) [redacted]  
(prvi april hiljadu devsto pedeset sedme) čiji sam identitet utvrdila uvidom u pasoš br. 75 1673699 izdat od FMS 77713 dana 19.06.2015. godine (devetnaesti jun dvijehiljade petnaeste) sa rokom važenja do 10.02.2025 godine (deseti februar dvijehiljade dvadeset pete kao osnivač **D.O.O „SEA TRADE“ KOTOR**, sa sjedištem društva u Kotoru, Put prvoborca bb, registrovano kod CRPS Poreske uprave Podgorica pod brojem 5-0393944/006, sa PIB-om 02669935 čija se ovjerena kopija dokumenata prilaže uz ovaj notarski zapis (u daljem tekstu - **davalac punomoćja**)-----

**2. Gospodin ZADORIN PAVEL BORISOVIČ** [redacted]  
Milovići bb, Tivat, u Crnu Goru, rođen 19. [redacted]  
devesto šezdeset devete), čiji sam identitet utvrdila uvidom u pasoše br. 75 1983615 (stari pasoš br. 71 5862308) izdat od FMS 77713 dana 29.07.2015.godine (dvadeset dvetog jula dvije hiljade petnaeste) sa rokom važenja do 22.04.2025.godine (dvadeset drugog aprila dvije hiljade dvadeset pete) kao osnivač **D.O.O „SEA TRADE“ KOTOR**, sa sjedištem društva u Kotoru, Put prvoborca bb, registrovano kod CRPS Poreske uprave Podgorica pod brojem 5-0393944/006, sa PIB-om 02669935 čija se ovjerena kopija dokumenata prilaže uz ovaj notarski zapis(u daljem tekstu - **davalac punomoćja**)-----

**3. Gospodin GLINENKO VICTOR MIHAILOVIČ** iz [redacted]  
[redacted]  
(četvrti maj hiljadu devsto cetredeset devete) čiji sam identitet utvrdila uvidom u pasoš broj 71 2327761 izdat od FMS 77812., datum izdavanja 28.10.2010. godine (dvadeset osmi oktobar dvije hiljade desete) sa rokom važenja do 28.10.2020. godine (dvadeset osmi oktobar dvije hiljade dvadesete) kao osnivač **D.O.O „SEA TRADE“ KOTOR**, sa sjedištem društva u Kotoru, Put prvoborca bb, registrovano kod CRPS Poreske uprave Podgorica pod brojem 5-0393944/006, sa PIB-om 02669935 čija se ovjerena kopija dokumenata prilaže uz ovaj notarski zapis(u daljem tekstu - **davalac punomoćja**)-----

**4. Gospodin VELJIĆ DRAGAN**, stalni sudski tumač za ruski jezik, nastanjena u Tivtu., čiji sam indetite utvrdila na osnovu lične karte broj 013547915 izdate od FL Tivat sa rokom važenja od 26.06.2009. godine(dvadeset šesti jun dvije hiljade devete) do 26.06.2019. godine ( dvadeet šesti jun dvije hiljade devetnaeste) se ovjerena kopija dokumenata prilaže uz ovaj



Tel/fax: +382 32 322 161  
Mob: +382 69 151 757, +382 67 656 190  
E-mail: notar.irenakovacevic@t-com.me

notarski zapis

Notar je izvršio uvid u Rješenje Ministarstva pravde Republike Crne Gore broj 03-975/05 od 09.05.2005. godine, (kojim je gospodin Veljić Dragan postavljen za stalnog sudskog tumača za ruski, a ovaj dokument se u ovjerenom prepisu, koji je sačinio ovaj notar, prilaže uz ovaj izvornik.

Notar je prije sastavljanja ovog notarskog akta bio u saznanju od same stranke da ne vlada dobro koji je u službenoj upotrebi na području ovog notara, i na zahtjev stranke, pozvao za sastavljanje ovog notarskog akta; stalnog sudskog tumača.

Notar je ustanovio, da na strani sudskog tumača ne postoje razlozi i okolnosti, zbog kojih ne bi učestvovao u postupku sačinjavanja ovog notarskog akta.

Prije sačinjavanja ovog notarskog zapisa stranke su dale podatke za **Lashmanova Anastasiy-** [redacted] godine (dvadeset treći jul hiljadu devesto osamdeset sedme) [redacted] godine (dvadeset četvrti april dvijehiljade petnaeste) sa rokom važenja do 24.04.2025.godine (dvadeset četvrti april dvijehiljade dvadeset pete) koja je izvršni direktor **D.O.O „SEA TRADE“ KOTOR**, sa sjedištem društva u Kotoru, Put prvoborca bb, registrovano kod CRPS Poreske uprave Podgorica pod brojem 5-0393944/006, sa PIB-om 02669935 čija se ovjerena kopija dokumenta, koju je ovjerio ovaj notar, prilaže uz ovaj izvornik (u daljem tekstu: **Punomoćnik**).

Nakon što se ovaj notar uvjerila u pravu volju stranke, objasnila i pravni domet i posljedice ovog pravnog posla, te na zahtjev stranke da se obradi u notarskoj formi te ustanovila da je sposobna i ovlašćena za preduzimanje ovog pravnog posla, prisutna stranka je izjavila sljedeće:

**GENERALNO PUNOMOĆJE**

Opunomoćujemo **Lashmanova Anastasiy-u**, [redacted] [redacted] 23.07.1987 godine (dvadeset treći jul hiljadu devesto osamdeset sedme) sa rokom važenja do 24.04.2025.godine (dvadeset četvrti april dvijehiljade petnaeste) sa rokom važenja do 24.04.2025.godine (dvadeset četvrti april dvijehiljade dvadeset pete) koja je izvršni direktor **D.O.O „SEA TRADE“ KOTOR**, sa sjedištem društva u Kotoru, Put prvoborca bb, registrovano kod CRPS Poreske uprave Podgorica pod brojem 5-0393944/006, sa PIB-om 02669935 (u daljem tekstu: **Punomoćnik**) - **da u moje ime i za moj račun može sprovesti sledeće radnje:**

-potpisati Ugovor o prenosu udjela Osnivača, gde umjesto udio osnivača VALERY LITVAK iz Izraela sa br.pasoša 21300499, sa udjelom od 22% prenosi 15% udjela bez nadoknade na ZADORIN VALERY iz Rusije sa br.pasoša 75 1673699, udjela u Društvu sa ograničenom odgovornošću „SEA TRADE“ doo Kotor

-potpisati Ugovor o prenosu udjela Osnivača, gde umjesto udio osnivača VALERY LITVAK iz Izraela sa br.pasoša 21300499, sa udjelom od 22% prenosi 2% udjela bez nadoknade na ZADORIN PAVEL iz Rusije sa br.pasoša 71 5862308, udjela u Društvu sa ograničenom

odgovornošću „SEA TRADE“ doo Kotor-----  
 -potpisati Ugovor o promjeni udjela Osnivača, gde umjesto udio osnivača GLINENKO VICTOR iz Rusije, sa br.pasoša 71 2327761 sa udjelom od 22% pristupa Osnivač ZADORIN VALERY iz Rusije sa br.pasoša 75 1673699, koji prethodni ustupa svojih 17% udjela u Društvu sa ograničenom odgovornošću „SEA TRADE“ doo Kotor-----  
**Tako da će udijeli u Društvu sa ograničenom odgovornošću „SEA TRADE“ doo Kotor biti sledeći:-----**

-GLINENKO VICTOR iz Rusije 5%-----

-VALERY LITVAK iz Izraela 5%-----

-ZADORIN PAVEL iz Rusije 30%-----

-ZADORIN VALERY iz Rusije 60%-----

-Potpisati i sve druge Ugovore, odluke i ostale akte koje su vezane za Društvo sa ograničenom odgovornošću „ SEA TRADE “ d.o.o. Kotor , ul. Put Prvoborca bb, Škaljari, 85330 Kotor, sa reg.br. 5-0393944/008 sa PiB 02669935-----

-potpisati Statut društva-----

-i sva ostala dokumenta neophodna za sprovođenje navedene promjene kod CRPS Poreske uprave u Podgorici, Uprave carina CG, Poreske Uprave CG, te drugih državnih organa, kako bi društvo poslovalo u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.-----

Punomoćje se može koristiti samo u navedene svrhe , a takođe se ne može prenijeti na treće lice.-----

Sve što budu učinio naš punomoćnik smatraće se kao da smo lično učinjeli.-----

Ovo punomoćje je vremenski neograničeno i važi do završetka povjerenih poslova za koje je dato , odnosno do opoziva ili do otkaza.-----

**POUKE I UPOZORENJA:-----**


Notar je davaoca punomoćja , pored upozorenja na značaj i pravne posljedice ovog pravnog posla , i adekvatne mjere osiguranja , podučio i upozorio na slijedeće:-----

da punomoćnik je ovlašćen zatražiti da mu se izda otpравak ovog izvornika.-----  
 da davalac punomoćja nije odredio druga ograničenja u ovlašćenjima Punomoćnika , vezano za pravne poslove na čije vršenje ga je ovlastili , da je davalac punomoćja izjavio da to razumije , da ne želi odrediti i da prihvata sve eventualne rizike i posljedice u vezi sa tim ,-----

-da u slučaju opoziva ovog punomoćja ili promjene punomoćnika za zastupanje Davalac punomoćja , odnosno njenih ličnih podataka , davalac punomoćja je obavezan o tome odmah obavjestiti ovog notara , a u suprotnom snose sve štetne posljedice,-----

-notar je stranku upozorio da prema trećim savjesnim licima ovo punomoćje ima dejstva uprkos opozivu dok punomoćnik ima otpравak ovog punomoćja.-----

Naknada za rad i naknada troškova notara je obračunata prema TB1 u vezi TB 21 iznosi 55,00 € + PDV 10,45 €, što ukupno iznosi: 65,45 €(šezdeset pet eura i četrdeset pet centi)-----



Stranka neopozivo ovlašćuje notara da bez njene saglasnosti i prisustva može ispravljati i dopunjavati ovu notarski obrađenu ispravu, samo radi otklanjanja eventualnih tehničkih grešaka ili provođenja iste u javnim registrima, o čemu je notar dužan obavjestiti stranku.

Od ove notarski obrađene isprave dobijaju

**OTPRAVAK**

Davalac punomoćja (1)

Punomoćnik (1)

Notar je pročitao strancia ovaj notarski zapis, uz prisustvo sudsgko tumača i neposrednim pitanjima se uvjerio da on odgovara volji stranke, nakon čega je stranka izjavila da je razumjela sadržinu ovog pravnog posla i da je saglasna sa ovim zapisom, kojeg slobodnom voljom, bez prisile zablude i pravare odobrava i svojeručno, kako slijedi, potpisuje u prisustvu ovog notara, nakon čega je zapis potpisao i ovaj notar.

**Prilozi:**

-Ovjerena kopija ličnog dokumenta davaoca punomoćja (3)

-Ovjerena kopija ličnog dokumenta punomoćnika (1)

-Ovjerena kopija lične karte i rješenje za sudskog tumača

U Kotoru 17.10.2016. godine (sedamnaestog oktobra dvijehiljade šesneste godine) u 15,15h. (petnaest časova i petnaest minuta).

DAVAOCI PUNOMOĆJA:

*[Signature]*  
ZADORIN VALERY  
Osnivač D.O.O. „SEA TRADE“ KOTOR

*[Signature]*  
ZADORIN PAVEL  
Osnivač D.O.O. „SEA TRADE“ KOTOR

*[Signature]*  
GLINENKO VICTOR  
Osnivač D.O.O. „SEA TRADE“ KOTOR




Dragan Veljić  
Sudski tumač:

*[Signature]*  
Veljić Dragan

NOTAR:

*[Signature]*  
Kovačević Irena





## IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0393944 / 008  
PIB: 02669935

Datum registracije: 12.07.2007.  
Datum promjene podataka: 02.06.2016.

### DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" KOTOR

Broj važeće registracije: /008

Skraćeni naziv: SEA TRADE

Telefon:

eMail:

Datum zaključivanja ugovora: 04.07.2007.

Datum donošenja Statuta: 04.07.2007. Datum promjene Statuta: 01.06.2016.

Adresa glavnog mjesta poslovanja: PUT PRVOBORCA BB KOTOR

Adresa za prijem službene pošte: PUT PRVOBORCA BB KOTOR

Adresa sjedišta: PUT PRVOBORCA BB KOTOR

Pretežna djelatnost: 5510 Hoteli i sličan smještaj

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA

Oblik svojine: Privatna

Porijeklo kapitala: Strani

Upisani kapital: 0,00Euro (Novčani Euro, nenovčani Euro)

#### OSNIVAČI:

**VALERY LITVAK** 21300499

Uloga: Osnivač

Udio: 22%

A

**PAVEL ZADORIN** 71 5862308

Uloga: Osnivač

Udio: 28%

A



**VICTOR GLINENKO** 71 2327761

Uloga: Osnivač

Udio: 22%

**VALERY ZADORIN** 75 06963

Uloga: Osnivač

Udio: 28%

**LICA U DRUŠTVU:**

**VALERY LITVAK** 21300499

Adresa: IZRAEL

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ( )

**ANASTASIYA LASHMANOVA** FB400908

Adresa:

Uloga:

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ( )

**ANASTASIYA LASHMANOVA** FB400908

Adresa:

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ( )

**PAVEL ZADORIN** 71 5862308

Adresa:

Uloga:

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ( )

**VICTOR GLINENKO** 71 2327761

Adresa:

Uloga:

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ( )

VALERY ŽADORIN 75 0636300

Adresa:

Uloga:

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ( )

Izdato: 07.06.2016.godine u 10:37h



Načelnik

Milo Raunović

Na osnovu člana 6 Pravilnika o stalnim sudskim tumačima ("Službeni list  
Republike Crne Gore", broj 15/97) ministar pravde donosi

**RJEŠENJE**  
**O POSTAVLJENJU STALNIH SUDSKIH TUMAČA**  
**PRI VIŠEM SUDU U PODGORICI**

Stalne sudske tumače postavljaju se:

- sa prebivalištem iz Bijele  
Olga Grk, za njemački jezik,
- sa prebivalištem iz Tivta  
Dragan Veljić, za ruski jezik,
- sa prebivalištem iz Cetinja  
Borjana Zeković, za francuski jezik,
- sa prebivalištem iz Podgorice  
Ljiljana Burzan, za engleski jezik,
- sa prebivalištem iz Kotora  
Miloš Živaljević, za njemački jezik,
- sa prebivalištem iz Podgorice  
Viktor Berišaj, za albanski jezik.

broj: 03 – 975 / 05

Podgorica, 09. maja 2005. godine

Ministarstvo pravde Republike Crne Gore

MINISTAR,  
Željko Sturanović



CRNA GORA  
NOTAR  
KOVAČEVIĆ IRENA  
KOTOR

UZZ br. 788/2016

### KLAUZULA O OTPRAVKU IZVORNIKA

Ja, notar Kovačević Irena sa službenim sjedištem u Kotoru, Stari Grad - Trg od -  
oružja br. 436. **potvrđujem**, da sam ovaj otpравak, iz predmeta broj **UZZ**  
**788/2016** uporedila sa izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdila da je  
doslovno podudaran sa izvornikom.-----

-----  
Ovaj otpравak je ovjeren i sastoji se od 12 (dvanaest) strana i 6 (šest) priloga----

-----  
Ovaj otpравak je sastavljen za Davaoca punomoćja: **GLINENKO VICTOR**-----

U Kotoru 17.10.2016.godine

CRNA GORA  
**NOTAR**  
KOVAČEVIĆ IRENA  
KOTOR



*Irena Kovačević*  
NOTAR  
Kovačević Irena

KOVAČEVIĆ IRENA

OTPRAVAK  
IZVORNIKA

CRNA GORA  
NOTAR  
KOVAČEVIĆ IRENA  
Kotor, Stari Grad - Trg od oružja br. 436  
Tel/fax :+382 32 322 161

UZZ br. 787/2016


Dana 17.10.2016 godine (sedamnaesti oktobar dvije hiljade šesnaeste) u 14,30 h (četnaest časova i trideset minuta), u notarskoj kancelariji, predamnom, dolje potpisanim notarom Kovačević Irenom, sa službenim sjedištem u Kotoru, Stari grad - Trg od oružja br. 436, sa zahtjevom da na osnovu njihove izjava volja, sačinim **NOTARSKI ZAPIS - UGOVOR O PRENOSU OSNIVAČKIH UDJELA OSNIVAČA** pristupile su sledeće stranke:-----

1. **D.O.O „SEA TRADE“ KOTOR**, sa sjedištem društva u Kotoru, Put prvoborca bb, registrovano kod CRPS Poreske uprave Podgorica pod brojem 5-0393944/006, sa PIB-om 02669935 čiji su osnivači:-----

-sa 22% udjela **LITVAK VALERY** državljanin Izraela na adresi za prijem pismena Lashmanova Anastasiya, Put Prvoborca bb, Škaljari rođen 28.03.1963 godine (dvadeset osmi mart hiljadu devesto šesdeset treće) sa ID br. 3-0447653-4 sa pasošem broj 21300499 izdat datum izdavanja 14.02.2014. godine (četnaestog februara dve hiljade četnaeste godine) sa rokom važenja do 13.02.2024. godine ( trinaesti februar dve hiljade dvadeset i četvrte godine) kojeg po priloženom punomoćju zastupa **Lashmanova Anastasiya**, iz Ukraine, rođena 23.07.1987. godine (dvadeset treći jul hiljadu devesto osamdeset sedme)na adresi Škaljari , Put prvoborca bb , Kotor, Crna Gora, čiji sam identitet utvrdila uvidom u pasoš broj FB400908 izdat od UKR 3201, dana 24.04.2015. godine (dvadeset četvrti april dvijehiljade petnaeste) sa rokom važenja do 24.04.2025. godine (dvadeset četvrti april dvijehiljade dvadeset pete) , čija se ovjerena kopija dokumenata prilaže uz ovaj notarski zapis -----

-sa 22% udjela **GLINENKO VICTOR MIHAILOVIČ** iz Ruske Federacije, na adresi za prijem pismena Lashmanova Anastasiya, Put Prvoborca bb, Škaljari rođen 04.05.1949 godine (četvrti maj hiljadu devsto četrdeset devete) čiji sam identitet utvrdila uvidom u pasoš broj 71 2327761 izdat od FMS 77812 , datum izdavanja 28.10.2010. godine (dvadeset osmi oktobar dvije hiljade desete) sa rokom važenja do 28.10.2020. godine (dvadeset osmi oktobar dvije hiljade dvadesete) čija se ovjerena kopija dokumenata prilaže uz ovaj notarski zapis (u daljem tekstu **ustupio**)-----

2. **Gospodin ZADORIN PAVEL BORISOVIČ** iz Ruske Federacije, na adresi prijem pošte Milovići bb ,Tivat ,u Crnu Goru , rođen 19.03.1969. godine (devetnaestog marta hiljadu devesto šezdeset devete), čiji sam identitet utvrdila uvidom u pasoše br. 75 1983615 (stari pasoš br. 71 5862308) izdat od FMS 77713 dana 29.07.2015.godine (dvadeset dvetog jula dvije hiljade petnaeste) sa rokom važenja do 22.04.2025.godine (dvadeset drugog aprila dvije hiljade dvadeset pete) sa 28% udjela u **D.O.O „SEA TRADE“ KOTOR**, sa sjedištem društva u Kotoru, Put prvoborca bb, registrovano kod CRPS Poreske uprave Podgorica pod brojem 5-0393944/006, sa PIB-om 02669935 čija se ovjerena kopija dokumenata prilaže uz ovaj notarski zapis (u daljem tekstu **primalac**)-----



Tel/fax +382 32 322 161  
Mob: +382 69 151 757, +382 67 656 190  
E-mail: notar.kovacevic@not.com.me

Notarska kancelarija

3. **Gospodin ZADORIN VALERY** državljani Ruske Federacije rođen 01.04.1957 godine (prvi april hiljadu devsto pedeset sedme) čiji sam identitet utvrdila uvidom u pasoš br. 75 1673699 izdat od FMS 77713 dana 19.06.2015. godine (devetnaesti jun dvijehiljade petnaeste) sa rokom važenja do 10.02.2025 godine (deseti februar dvijehiljade dvadeset pete) sa rokom važenja do 10.02.2025 godine (deseti februar dvijehiljade dvadeset pete) sa 28% udjela u **D.O.O „SEA TRADE“ KOTOR**, sa sjedištem društva u Kotoru, Put prvoborca bb, registrovano kod CRPS Poreske uprave Podgorica pod brojem 5-0393944/006, sa PIB-om 02669935 čija se ovjerena kopija dokumenata prilaže uz ovaj notarski zapis (u daljem tekstu **primalac**)-----

U daljem tekstu ugovorne strane.-----

4. **Gospodin VELJIĆ DRAGAN**, stalni sudski tumač za ruski jezik, nastanjen u Tivtu., čiji sam indetitet utvrdila na osnovu lične karte broj 013547915 izdate od FL Tivat sa rokom važenja od 26.06.2009. godine (dvadeset šesti jun dvije hiljade devete) do 26.06.2019. godin (dvadeet šesti jun dvije hiljade devetnaeste) se ovjerena kopija dokumenata prilaže uz ovaj notarski zapis -----

Notar je izvršio uvid u Rješenje Ministrastva pravde Republike Crne Gore broj 03-975/05 od 09.05.2005. godine, ( kojim je gospodin Veljić Dragan postavljen za stalnog sudskog tumača za ruski, a ovaj dokument se u ovjerenom prepisu, koji je sačinio ovaj notar, prilaže uz ovaj izvornik.-----


Notar je prije sastavljanja ovog notarskog akta bio u saznanju od same stranke da ne vlada dobro koji je u službenoj upotrebi na području ovog notara, i na zahtjev stranke, pozvao za sastavljanje ovog notarskog akta, stalnog sudskog tumača. -----

Notar je ustanovio, da na strani sudskog tumača ne postoje razlozi i okolnosti, zbog kojih ne bi učestvovao u postupku sačinjavanja ovog notarskog akta. -----

Notar je izvršio uvid u **Izvod iz CRPS za D.O.O „SEA TRADE“ KOTOR**, sa sjedištem društva u Kotoru, Put prvoborca bb, registrovano kod CRPS Poreske uprave Podgorica pod brojem 5-0393944/006, sa PIB-om 02669935, čiji su osnivači sa 22% udjela **Valery Litvak**, sa 28% udjela **Zadorin Pavel**, sa 22% udjela **Glinenko Victor** i sa 28% udjela **Zadorin Valery**, a kopija ovog dokumenta koju je ovjerio notar prilaže se uz ovaj notarski zapis.-----

Notar je izvršio uvid u **Statut za D.O.O „SEA TRADE“ KOTOR**, sa sjedištem društva u Kotoru, Put prvoborca bb, registrovano kod CRPS Poreske uprave Podgorica pod brojem 5-0393944/006, sa PIB-om 02669935, čiji su osnivači sa 22% udjela **Valery Litvak**, sa 28% udjela **Zadorin Pavel**, sa 22% udjela **Glinenko Victor** i sa 28% udjela **Zadorin Valery**, a kopija ovog dokumenta koju je ovjerio notar prilaže se uz ovaj notarski zapis.-----

Notar je izvršio uvid u Listove nepokretnosti broj Listovima nepokretnosti broj **241, 361, 235 i 60 KO Milovići** koje se vode na **D.O.O SEA TRADE KOTOR** -----



Nakon što je ovaj notar utvrdio da je nadležna za zaključivanje ovog pravnog posla, i na zahtjev stranki da se isti odradi u formi notarskog zapisa, te se lično uvjerio da su stranke sposobne i ovlašćene za zaključenje ovog pravnog posla, ispitala sam njegovu stvarnu volju, objasnila pravno dejstvo ovog pravnog posla poučila o pravnim posljedicama ovakvog pravnog posla i uvjerala se da stranka ima stvarnu volju i ozbiljnu namjeru da zaključi ovaj pravni posao, stranka je izjavila sljedeću:

## UGOVOR O PRENOSU OSNIVAČKIH UDJELA OSNIVAČA

### UVODNE NAPOMENE:

Stranke ugovornice saglasno utvrđuju da je Privredno društvo „SE5-0393944/006, sa PIB-om 02669935 A TRADE“ D.O.O. Kotor su osnovano upisom u CRPS Poreske Upreve Podgorica pod brojem 5-0393944/006, sa PIB-om 02669935

Stranke ugovornice saglasno utvrđuju da su osnivači sledeća lica:

1. Valery Zadorin sa udjelom od 28%
2. Pavel Zadorin, sa udjelom od 28%
3. Valeri Litvak sa udjelom od 22 %
4. Victor Glinenko sa udjelom od 22 %

### Član 1.

Stranke saglasno utvrđuju da osnivači a sada Ustupioci **LITVAK VALERY** sa pasošem broj 21300499 i **GLINENKO VICTOR MIHAILOVIČ** sa pasošem broj 71 2327761 su jedni od osnivača D.O.O „SEA TRADE“ KOTOR, sa sjedištem društva u Kotoru, Put prvoborca bb, registrovano kod CRPS Poreske uprave Podgorica pod brojem 5-0393944/006, sa PIB-om 02669935 i to:

1. **LITVAK VALERY** sa pasošem broj 21300499 sa 22 % osnivačkog uloga društva
2. **GLINENKO VICTOR MIHAILOVIČ** sa 22 % osnivačkog uloga društva

### Član 2.

Mjenjaju se osnivački ulozi u D.O.O „SEA TRADE“ KOTOR, sa sjedištem društva u Kotoru, Put prvoborca bb; registrovano kod CRPS Poreske uprave Podgorica pod brojem 5-0393944/006, sa PIB-om 02669935 na način što:

- Osnivač **LITVAK VALERY** sa pasošem broj 21300499 sa 22% osnivačkog uloga društva, ustupa svoj dio na sledeći način:
  - 15% udjela ustupa primaocu **ZADORIN VALERY** sa pasošem br. 75 1673699 bez naknade.
  - 2% udjela ustupa primaocu **ZADORIN PAVEL BORISOVIČ** sa pasošem br. 75 1983615 bez naknade

- Osnivač **GLINENKO VICTOR MIHAILOVIČ** sa pasošem 71 2327761 sa 22% osnivačkog uloga društva, ustupa svojih 17% udjela primaocu **ZADORIN VALERY** sa pasošem br. 75 1673699 bez naknade

### Član 3.

Novi odnos osnivačkih uloga je sledeći:

1. **LITVAK VALERY** sa pasošem broj 21300499 sada ima 5% osnivačkog uloga u društvu

Three handwritten signatures are present at the bottom of the page, corresponding to the parties mentioned in the text: Valery Zadorin, Victor Glinenko, and Valeri Litvak.

**D.O.O „SEA TRADE“ KOTOR**, sa sjedištem društva u Kotoru, Put prvoborca bb, registrovano kod CRPS Poreske uprave Podgorica pod brojem 5-0393944/006, sa PIB-om 02669935

2. **ZADORIN VALERY** sa pasošem br. 75 1673699 sada ima **60%** osnivačkog uloga u društvu **D.O.O „SEA TRADE“ KOTOR**, sa sjedištem društva u Kotoru, Put prvoborca bb, registrovano kod CRPS Poreske uprave Podgorica pod brojem 5-0393944/006, sa PIB-om 02669935

3. **ZADORIN PAVEL BORISOVIČ** sa pasošem br. 75 1983615 sada ima **30%** osnivačkog uloga u društvu **D.O.O „SEA TRADE“ KOTOR**, sa sjedištem društva u Kotoru, Put prvoborca bb, registrovano kod CRPS Poreske uprave Podgorica pod brojem 5-0393944/006, sa PIB-om 02669935

4. **GLINENKO VICTOR MIHAILOVIČ** sa pasošem 71 2327761 sada ima **5%** osnivačkog uloga u društvu **D.O.O „SEA TRADE“ KOTOR**, sa sjedištem društva u Kotoru, Put prvoborca bb, registrovano kod CRPS Poreske uprave Podgorica pod brojem 5-0393944/006, sa PIB-om 02669935

**Član 4.**

Ukupan osnivački ulog društva ostaje nepromjenjen i iznose 10.000,00€ (deset hiljada eura).  
Osnivači odgovaraju za obaveze društva do visine udjela

**Član 5.**

Ugovorači su danom zaključivanja ovog ugovora definisali međusobne odnose a ovaj ugovor i nastale promjene osnivački dokumenata društva će biti registrovane u Centralnom Registru Privrednog suda Poreske uprave Podgorica.

**Ugovorači su saglasni da Izvršni direktor društva bude i dalje Lashmanova Anastasiya, iz Ukraine, sa pasošem broj FB400908 pod uslovima iz postojećeg Statuta Društva**

**OSTALE ODREDBE**


**Član 6.**

Ugovorne strane tvrde da ne postoji nikakva smetnja da pravovaljano zakluče ovaj ugovor. Na sva pitanja koja se odnose na važenje, tumačenje ili izvršenje ovog ugovora biće primenjeno važeće pravo.  
Izmene i dopune ugovora punovažne su ako su učinjene u pisanoj formi i potpisane od strane osnivača ili njihovih ovlašćenih lica.

Ugovorne strane izjavljuju da im je sadržina ovog ugovora poznata, da su ista, a posebno da su svoja prava i obaveze po ugovoru razumele, te isti potpisuju kako slijedi.

**Član 7.**

Notar je upozorio i podučio stranku:



1.da osnivač mora u roku od 5 (pet) dana od dana zaključivanja i ovjere ovog ugovora izvršiti promjene u Centralni Registar Privredno suda Podgorica, a vezano za primjene Privrednog društva;

2.Da stranke solidarno duguju nagradu notarske obrade ugovora, ako se drugačije ne dogovore, na što stranke izjaviše da troškove snosi primalac;

Notar je stranke upozorio na odredbe Zakona o notarima, Zakona o Privrednim društvima Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o svojinsko-pravnim odnosima, kao i na druge Zakone koje se odnose na zaključivanja ovog ugovora;

Stranka neopozivo ovlašćuju notara da bez njene saglasnosti i prisustva može ispravljati i dopunjavati ovu notarski obrađenu ispravu, samo radi otklanjanja eventualnih tehničkih grešaka ili provođenja iste u javnim registrima, o čemu je notar dužan obavjestiti stranku. --

Od ove notarske isprave dobijaju

**OTPRAVAK:**

- primalac (2)
- ustupilac (2)
- CRPS Podgorica (1)


Naknada za rad i naknada troškova obračunata je prema TB 6 u vezi tačke 5 i TB1 i TB 21 iznosi 510€ + PDV koji iznosi 96,90€ što ukupno iznosi 606,90€(šesto pest eura i devedeset centi)(a shodno procjeni koja je sastavni dio ugovora).

Notar je pročitao ovaj izvornik strankama,uz prisustvo sudskog tumača i neposrednim pitanjima uvjerio se da isti odgovara volji stranaka, nakon čega su stranke izjavile da je tako postupljeno, da su razumjele sadržinu ovog pravnog posla i da su saglasne sa ovim zapisom, kojeg slobodnom voljom odobravaju i svojeručno, kako slijedi, potpisuju u prisustvu notara, a nakon čega je zapis potpisao i ovaj notar.

**PRILOG:**

- Izvod iz CRPS za ustupioca
- Punomoćje
- Statut
- Ovjerena kopija ličnih dokumenata ugovornih strana
- Ovjerena kopija lične karte i rješenja sudskog tumača

U Kotoru, dana 17.10.2016 godine (sedamnaesti oktobar dvije hiljade šesnaeste) u 14,30 h (četnaest časova i trideset minuta)



Stavodure

1. *Lashmanova* **USTUPIOCI:**

**D.O.O. „SEA TRADE“ KOTOR**  
Osnivač Litvak Valery  
po punomoćju Lashmanova Anastasiya

2. *Glinenko*  
**D.O.O. „SEA TRADE“ KOTOR**  
Osnivač Glinenko Victor

**PRIMAOCI:**

1. *Zadorin* **Zadorin Pavel**

2. *Valery* **Zadorin Valery**




**NOTAR:**

**Kovačević Irena**

*Kovačević Irena*





## IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0393944 / 008  
PIB: 02669935

Datum registracije: 12.07.2007.  
Datum promjene podataka: 02.06.2016.

### DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" KOTOR

Broj važeće registracije: /008

Skraćeni naziv: SEA TRADE

Telefon:

eMail:

Datum zaključivanja ugovora: 04.07.2007.

Datum donošenja Statuta: 04.07.2007. Datum promjene Statuta: 01.06.2016.

Adresa glavnog mjesta poslovanja: PUT PRVOBORCA BB KOTOR

Adresa za prijem službene pošte: PUT PRVOBORCA BB KOTOR

Adresa sjedišta: PUT PRVOBORCA BB KOTOR

Pretežna djelatnost: 5510 Hoteli i sličan smještaj

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA

Oblik svojine: Privatna

Porijeklo kapitala: Strani

Upisani kapital: 0,00Euro (Novčani Euro, nenovčani Euro)

#### OSNIVAČI:

VALERY LITVAK 21300499

Uloga: Osnivač

Udio: 22% Adresa: IZRAEL

PAVEL ZADORIN 71 5862308

Uloga: Osnivač

Udio: 28%

RUSKA FEDERACIJA

**VICTOR GLINENKO** 71 2327761

Uloga: Osnivač

Udio: 22%

**VALERY ZADORIN** 75 0696100

Uloga: Osnivač

Udio: 28%

**LICA U DRUŠTVU:**

**VALERY LITVAK** 21300499

Adresa: IZRAEL

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ( )

**ANASTASIYA LASHMANOVA** FB400908

Adresa:

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ( )

**ANASTASIYA LASHMANOVA** FB400908

Adresa:

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ( )

**PAVEL ZADORIN** 71 5862308

Adresa:

Uloga:

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ( )

**VICTOR GLINENKO** 71 2327761

Adresa:

Uloga:

Ovlašćenja

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ( )

VALERY ZADORIN 75 0696300

Adresa:

Uloga:  Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ( )

Izdato: 07.06.2016 godine u 10:37h



*Milo Raunović* Načelnik

Milo Raunović

Saglasno Zakonu o privrednim društvima (Sl. list CG 06/02, 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11) PAVEL ZADORIN, Ruska Federacija, br. pasoša: 71 5862308, VICTOR GLINENKO, Ruska Federacija, br. pasoša: 71 2327761, VALERY LITVAK, Izrael, br. pasoša: 21300499 i VALERY ZADORIN, Ruska Federacija, br. pasoša: 75 0696100 u svojstvu osnivača, dana 01.06.2016. godine donose:

## **S T A T U T**

### **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" KOTOR**

#### **FIRMA I SJEDIŠTE DRUŠTVA**

##### **Čl.1**

Društvo će poslovati pod firmom: **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" KOTOR**

Skraćeni naziv firme je: **"SEA TRADE" DOO**

##### **Čl.2**

Osnivači su saglasno Zakonu o privrednim društvima zaključili dana 01.08.2007 godine Ugovor o osnivanju Društva.

##### **Čl.3**

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

##### **Čl.4**

Firmu i sjedište Društva osnivač može mijenjati sopstvenom odlukom, koja mora biti prijavljena Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.

##### **Čl.5**

**Sjedište Društva sa ograničenom odgovornošću "SEA TRADE" Kotor je:**

Put Prvoborca bb, Škaljari, Kotor

Firmu i sjedište može mijenjati osnivači.

Adresa Društva za zvanične dopise je: Put Prvoborca bb, Škaljari, Kotor

Promjena firme i sjedišta se prijavljuje Centralnom registru Privrednih subjekata poreske uprave u Podgorici.

Društvo će u svom radu koristiti puni i skraćeni naziv firme, zavisno od potrebe.

## Čl.6

Društvo ima svoj pečat, koji je okruglog oblika, prečnika 4cm, sa tekstem po obodu:

**DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOSTU "SEA TRADE" KOTOR**

Pečat je pisan latinicom.

Društvo ima svoj štambilj, koji je pravougaonog oblika, sa tekstem po gornjoj ivici

**"SEA TRADE" DOO.**

U sredini je oznaka «Broj», a pri dnu je oznaka Podgorica, i crtica za upis datuma i riječ godina. Štambilj je pisan latinicom.

## DJELATNOST DRUŠTVA

### Čl.7

Djelatnost Društva obuhvata:

#### GRAĐEVINARSTVO

- 41.10 Razrada građevinskih projekata
- 41.20 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
- 42.11 Izgradnja puteva i autoputeva
- 42.12 Izgradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica
- 42.13 Izgradnja mostova i tunela
- 42.21 Izgradnja cjevovoda
- 42.22 Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova
- 42.91 Izgradnja hidro objekata
- 42.99 Izgradnja ostalih građevina, na drugom mjestu nepomenutih
- 43.11 Rušenje objekata
- 43.12 Pripremna gradilišta
- 43.13 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
- 43.21 Postavljanje električnih instalacija
- 43.22 Postavljanje vodovodnih, kanizacionih, klimatizacionih sistema i sistema za grijanje
- 43.29 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu
- 43.31 Malterisanje
- 43.32 Ugradnja stolarije
- 43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga
- 43.34 Bojenje i zastakljivanje
- 43.39 Ostali završni radovi
- 43.91 Krovni radovi
- 43.99 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi

#### TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO; POPRAVKA MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA

- 45.11 Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima
- 45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima
- 45.20 Održavanje i popravka motornih vozila
- 45.31 Trgovina na veliko djelovima i opremom za motorna vozila
- 45.32 Trgovina na malo djelovima i opremom za motorna vozila
- 45.40 Trgovina motociklima, djelovima i priborom, održavanje i popravka motocikala
- 46.11 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda

- 46.12 Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija
- 46.13 Posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala
- 46.14 Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona
- 46.15 Posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe
- 46.16 Posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, krzna, obuće i predmeta od kože
- 46.17 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
- 46.18 Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda
- 46.19 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
- 46.21 Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, sjemenjem i hranom za životinje
- 46.22 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama
- 46.23 Trgovina na veliko životinjama
- 46.24 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom
- 46.31 Trgovina na veliko voćem i povrćem
- 46.32 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
- 46.33 Trgovina na veliko mlječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima
- 46.34 Trgovina na veliko pićem
- 46.35 Trgovina na veliko, duvaškim proizvodima
- 46.36 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima
- 46.37 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaoom i začinima
- 46.38 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribe, ljuskare i mekušce
- 46.39 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duvanom
- 46.41 Trgovina na veliko tekstilom
- 46.42 Trgovina na veliko odjećom i obućom
- 46.43 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
- 46.44 Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje
- 46.45 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
- 46.46 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima
- 46.47 Trgovina na veliko namještajem, tepisima i opremom za osvjetljenje
- 46.48 Trgovina na veliko satovima i nakitom
- 46.49 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
- 46.51 Trgovina na veliko kompjuterima, kompjuterskom opremom i softverima
- 46.52 Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim djelovima i opremom
- 46.61 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom
- 46.62 Trgovina na veliko alatnim mašinama
- 46.63 Trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama
- 46.64 Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivenje i pletenje
- 46.65 Trgovina na veliko kancelarijskim namještajem
- 46.66 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
- 46.69 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom
- 46.71 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
- 46.72 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
- 46.73 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
- 46.74 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grijanje
- 46.75 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
- 46.76 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
- 46.77 Trgovina na veliko otpacima i ostacima
- 46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko
- 47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duvanom
- 47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama

- 47.21 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama
- 47.22 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama
- 47.23 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.24 Trgovina na malo hljebom, tjesteninama, kolačima i slatkšima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.25 Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.26 Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama
- 47.29 Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.30 Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.41 Trgovina na malo kompjuterima, perifernim jedinicama i softverom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.42 Trgovina na malo telekomunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.43 Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.51 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.52 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.53 Trgovina na malo tepisima, zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.54 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.59 Trgovina na malo namještajem, opremom za osvjetljavanje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.61 Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.62 Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.63 Trgovina na malo muzičkim i video zapisima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.64 Trgovina na malo sportskom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.65 Trgovina na malo igrama i gračkama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.71 Trgovina na malo odjećom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.72 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama
- 47.73 Trgovina na malo farmaceutskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama – apotekama
- 47.74 Trgovina na malo medicinskim i ortopedskim pomagalicama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.75 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.76 Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, đubrivima, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama
- 47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.78 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.79 Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama
- 47.81 Trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima na tezgama i pijacama
- 47.82 Trgovina na malo tekstilom, odjećom i obućom na tezgama i pijacama
- 47.89 Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama
- 47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta
- 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgama i pijaca

#### SAOBRAĆAJ I SKLADIŠTENJE

- 49.10 Željeznički prevoz putnika, međumjesni
- 49.20 Željeznički prevoz tereta
- 49.31 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika
- 49.32 Taksi prevoz
- 49.39 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju
- 49.41 Drumski prevoz tereta
- 49.42 Usluge preseljenja
- 49.50 Cjevovodni transport
- 50.10 Pomorski i priobalni prevoz putnika

- 50.20 Pomorski i priobalni prevoz tereta
- 50.30 Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima
- 50.40 Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima
- 51.10 Vazdušni prevoz putnika
- 51.21 Vazdušni prevoz tereta
- 51.22 Vasijski saobraćaj
- 52.10 Skladištenje
- 52.21 Uslužne djelatnosti u kompenom saobraćaju
- 52.22 Uslužne djelatnosti u vodenom saobraćaju
- 52.23 Uslužne djelatnosti u vazdušnom saobraćaju
- 52.24 Manipulacija teretom
- 52.29 Ostale prateće djelatnosti u saobraćaju
- 53.10 Poštanske aktivnosti
- 53.20 Ostale poštanske i kurirske aktivnosti

#### USLUGE SMJEŠTAJA I ISHRANE

- 55.10 Hoteli i sličan smještaj
- 55.20 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak
- 55.30 Djelatnost kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice
- 55.90 Ostali smještaj
- 56.10 Djelatnost restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata
- 56.21 Katering (dostava pripremljene hrane)
- 56.29 Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane
- 56.30 Usluge pripremanja i posluživanja pića

#### INFORMISANJE I KOMUNIKACIJE

- 58.11 Izdavanje knjiga
- 58.12 Izdavanje imenika i adresara
- 58.13 Izdavanje novina
- 58.14 Izdavanje časopisa i periodičnih izdanja
- 58.19 Ostala izdavačka djelatnost
- 58.21 Izdavanje kompjuterskih igara
- 58.29 Izdavanje ostalih softvera
- 59.11 Proizvodnja filmova, video-zapisa i televizijskog programa
- 59.12 Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, video-filmova i televizijskog programa
- 59.13 Distribucija filmova, video-filmova i televizijskog programa
- 59.14 Djelatnost prikazivanja filmova
- 59.20 Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike
- 60.10 Emitovanje radio-programa
- 60.20 Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa
- 61.10 Kablovske telekomunikacije
- 61.20 Bežične telekomunikacije
- 61.30 Satelitska telekomunikacija
- 61.90 Ostale telekomunikacione djelatnosti
- 62.01 Kompjutersko programiranje
- 62.02 Konsultantske djelatnosti u oblasti informacione tehnologije
- 62.03 Upravljanje kompjuterskom opremom
- 62.09 Ostale usluge informacione tehnologije
- 63.11 Obrada podataka, smještanje aplikacija i pružanje aplikativnih usluga i sl.

- 63.12 Uslužne internet stranice (web portal)
- 63.91 Djelatnost novinskih agencija

#### POSLOVANJE NEKRETNINAMA

- 68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
- 68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
- 68.31 Djelatnost agencija za nekretnine
- 68.32 Upravljanje nekretninama uz naknadu

#### STRUČNE, NAUČNE I TEHNIČKE DJELATNOSTI

- 69.10 Pravni poslovi
- 69.20 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi i poresko savjetovanje
- 70.10 Upravljanje privrednim subjektom
- 70.21 Djelatnost komunikacija i odnosa sa javnošću
- 70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem
- 71.11 Arhitektonska djelatnost
- 71.12 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
- 71.20 Tehničko ispitivanje i analize
- 72.11 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji
- 72.19 Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i inženjerskim naukama
- 72.20 Istraživanje i razvoj u društvenim i humanističkim naukama
- 73.11 Djelatnost reklamnih agencija
- 73.12 Medijsko predstavljanje
- 73.20 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
- 74.10 Specijalizovane dizajnerske djelatnosti
- 74.20 Fotografiske usluge
- 74.30 Prevođenje i usluge tumača
- 74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti
- 75.00 Veterinarska djelatnost

#### ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DJELATNOSTI

- 77.11 Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila
- 77.12 Iznajmljivanje i lizing kamiona
- 77.21 Iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport
- 77.22 Iznajmljivanje video-kaseta i kompakt-diskova
- 77.29 Iznajmljivanje i lizing ostalih predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu
- 77.31 Iznajmljivanje i lizing poljoprivrednih mašina i opreme
- 77.32 Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo
- 77.33 Iznajmljivanje i lizing kancelarijskih mašina i kancelarijske opreme (uključujući kompjutere)
- 77.34 Iznajmljivanje i lizing opreme za vodeni transport
- 77.35 Iznajmljivanje i lizing opreme za vazdušni transport
- 77.39 Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara
- 77.40 Lizing intelektualne svojine i sličnih proizvoda, izuzev autorskih prava
- 78.10 Djelatnost agencija za zapošljavanje
- 78.20 Djelatnost agencija za privremeno zapošljavanje
- 78.30 Ostalo ustupanje ljudskih resursa
- 79.11 Djelatnost putničkih agencija
- 79.12 Djelatnost tur-operatora
- 79.90 Ostale usluge rezervacije i djelatnosti povezane s njima

Pored aktivnosti navedenih u ovom članu, Društvo će se baviti i spoljnotrgovinskim prometom i to prometom roba i usluga za koje je registrovano u unutrašnjem prometu.

**OSNOVNA DJELATNOST DRUŠTVA JE:**

**55.10 Hoteli i sličan smještaj**

Djelatnosti Društva može da promjeni osnivač odlukom koja mora biti prijavljena u Centralni registar Privrednih subjekata Poreske uprave.

**OSNIVAČI ODNOSNO ČLANOVI DRUŠTVA**

(u daljem tekstu: vlasnici udjela u Društvu)

**Čl.8**

Vlasnici udjela u Društvu su:

- PAVEL ZADORIN, I  
5862308,
- VICTOR GLINENKO  
pasosa: 71 232776
- VALERY LITVAK, I  
21300499
- VALERY ZADORIN,  
0696100

**OSNIVAČKI KAPITAL, VRS**

**Čl.9**

Početni kapital DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" KOTOR utvrđen je Ugovorom o osnivanju Društva i iznosi 10.000,00€ i sastoji se od novčanih uloga vlasnika udjela Društva.

Sticanjem udjela Osnivači postaju vlasnici udjela Društva.

Srazmjerno uplaćenom odnosno unijetom ulogu, a u odnosu na ukupan kapital, vlasnici udjela stiču udjele u Društvu koji procentualno iznose:

- VALERY ZADORIN 28%
- PAVEL ZADORIN 28%
- VALERY LITVAK 22%
- VICTOR GLINENKO 22%

#### Čl.10

Ako osnivač odluči da je Društvu potreban obrtni kapital, preko iznosa uplaćenog kapitala, sredstva će biti obezbijedena na sljedeći način i u sljedećem redoslijedu:

- 1) iz neposredne dobiti,
- 2) iz kredita koje osnivač obezbijedi preko poslovne banke,
- 3) putem povećanja i uplate kapitala - dopunskom uplatom ili ulogom u stvarima

#### DIOBA DOBITI I NAČIN SNOŠENJA RIZIKA I POKRIĆE GUBITAKA UTVRĐIVANJA I RASPODJELA DOBITI

#### Čl.11

Bilans imovine i bilans uspjeha Društva, uključujući dio koji se odnosi na dobit za raspodjelu, utvrđuje se prema zakonima koji regulišu ovu oblast.

Dobit za raspodjelu, Društvo utvrđuje za svaku poslovnu godinu, najkasnije do 31. marta za prethodnu godinu.

Iz neto dobiti se izdvaja dio koji utvrđuje osnivač, u obavezni i posebni rezervni fond i u neraspoređenu dobit. Preostali iznos predstavlja dobit, koja pripada osnivaču.

Osnivač može odlučiti da dio dobiti za raspodjelu, na koju ima pravo reinvestira u razvoj Društva.

#### PRAVA I OBAVEZE OSNIVAČA

#### Čl.12

Osnivač Društva ima pravo ili obavezu da:

- 1) upravlja ili učestvuje u upravljanju Društvom;
- 2) učestvuje u raspodjeli dobiti;
- 3) učestvuje u raspodjeli imovine Društva po njegovom prestanku.

#### KONTROLA AKTIVNOSTI DRUŠTVA

Osnivač će u svako doba imati pravo da vrši uvid u djelatnost, pregleda prostorije i finansijsko poslovanje Društva.

Vođenje finansijske dokumentacije će se vršiti prema važećim zakonima i propisima Crne Gore u vezi sa svakim poslom i biće u svako razumno vrijeme dostupno osnivaču ili od njega ovlašćenim licima.

Osnivač može odlučiti da poslove pregleda i revizije poslovanja Društva povjeri revizorskoj firmi, po svom izboru.

#### TROŠKOVI POSLOVANJA

#### Čl.13

Osnivač odgovara za obaveze Društva cjelokupnom svojom imovinom:

- 1) ako zloupotrijebi Društvo, da bi dostigao cilj koji je za njega zabranjen;
- 2) ako Društvo upotrijebi da bi oštetio povjerioce;

- 3) ako suprotno propisima, postupi sa imovinom Društva, kao da je u pitanju njegova lična imovina;
- 4) ako smanji imovinu Društva u svoju korist ili u korist drugog lica, a znao je ili je morao znati da Društvo neće biti u stanju da izmiri svoje obaveze prema trećim licima.

Troškovi poslovanja Društva biće za svaku godinu predviđeni i odobravani u finansijskom planu Društva za predmetnu poslovnu godinu. Na kraju svake poslovne godine, Društvo je dužno da u roku utvrđenom pravilima (Statutom) Društva i u skladu sa važećim propisima sastavi završi račun (bilans).

## **SNOŠENJE RIZIKA I POKRIVANJE GUBITAKA**

### **Čl.14**

Osnivač snosi rizik za poslovanje Društva do visine uloga koji je investirao za osnivanje Društva. Ako Društvo ima gubitak u poslovanju, osnivač može odlučiti da putem dopunske uplate pokrije gubitak koji je nastao.

Gubitak u poslovanju može se namiriti i putem smanjenja osnovnog kapitala Društva, o čemu odlučuje osnivač.

Gubici u poslovanju se mogu pokrивati i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

## **ODGOVORNOST ZA OBAVEZE**

### **Čl.15**

Društvo u pravnim prometu može da zaključuje ugovore i vrši druge poslove i radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti i u prometu istupa u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za tuđi račun i u tuđe ime i za tuđi račun.

### **Čl.16**

Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom.

Osnivač ne odgovara za obaveze Društva, a snosi rizik u poslovanju Društva do visine svog osnivačkog uloga.

Osnivač odgovara za obaveze Društva u slučajevima i pod uslovima propisanim Zakonom o privrednim društvima.

### **Čl.17**

## **ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE DRUŠTVA**

Poslove zastupanja i predstavljanja Društva vrši izvršni direktor Lashmanova Anastasiya iz Ukraine, ul. Kurguzova 19/3a, Kiev, sa br. pasoša P UKR FB400908 sa neograničenom odgovornošću.

## **IZVRŠNI DIREKTOR DRUŠTVA**

Izvršni direktor društva je izvršni organ. Djelokrug rada izvršnog direktora je da:

- odgovoran je za zakonitost Društva, u okviru svojih ovlašćenja

- upravlja imovinom Društva, u skladu sa zakonom i odlukom vlasnika udjela
- predlaže unutrašnju organizaciju Društva
- Donosi dokument o sistematizaciji radnih mjesta
- sklapa ugovore i preduzima druge pravne radnje u domaćoj i spoljnoj trgovinskoj razmjeni, u skladu sa svojim ovlaštenjima u okviru redovnog poslovanja Društva.
- odlučuje o zapošljavanju lica u Društvo, zaključuje ugovoru o radu, odlučuje o disciplinskoj odgovornosti zaposlenih i drugim poslovima iz oblasti radnih odnosa u skladu sa zakonom,
- Obavlja druge poslove, predviđene zakonom i ovim statutom.
- Izvršni direktor može sklapati ugovore za prodaju imovine Društva samo uz potpis jednog od vlasnika udjela Društva.
- Izvršni direktor ne može bez pismene saglasnosti osnivača Društva da potpiše Ugovor o kreditu sa bankom ili stavi hipoteku ili druge tereta na imovinu, koja je u vlasništvu Društva.
- Izvršni direktor ne može raspolagati finansijskim sredstvima preko 30.000 eura bez pismene saglasnosti osnivača Društva.
- Izvršni direktor treba da postupa sa pažnjom dobrog privrednika i vrši druge poslove po ovlaštenju osnivača Društva.

Pored poslova iz stava 1 ovog člana, izvršni direktor obavlja i druge poslove koji Zakonom, odlukom ili ovim statutom nijesu dati u djelokrug drugih organa društva.

Izvršni direktor društva se bira na period od četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora, s tim da može i prije vremena biti razriješen dužnosti na koju je postavljen.

Izvršni direktor društva istupa u ime i za račun društva.

## IZBOR, OPOZIV I DJELOKRUG ORGANA DRUŠTVA

### Čl. 18

Osnivač, kao vlasnik Društva, na osnovu uloženog kapitala, upravlja cjelokupnim radom i poslovanjem Društva.

U slučaju da osnivač odredi da je za poslovanje neophodno, može formirati odbor direktora ili skupštinu društva.

Članovi skupštine kao i članovi odbora direktora, ne mogu biti lica koja su osuđivana za krivično djelo protiv privrede i službene dužnosti za koju su nastupile pravne posljedice osude, dok te posljedice traju.

Članove skupštine kao i članove odbora direktora, bira osnivač na neodređeno vrijeme, koje ne može biti duže od pet godina, sa mogućnošću ponovnog izbora.

## Čl.19

Djelokrug osnivača je da:

- donosi statut i druga normativna akta,
- utvrđuje poslovnu politiku,
- usvaja godišnji obračun i izvještaje o poslovanju,
- odlučuje o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka,
- odlučuje o statusnim promjenama, promjeni oblika i prestanku društva,
- postavlja i razrješava izvršnog direktora,
- postavlja i razrješava članove odbora direktora i članove skupštine,
- daje smjernice za rad i poslovanje izvršnog direktora,
- odlučuje o poslovnoj saradnji sa drugim društvima,
- donosi investicione odluke,
- odlučuje o osnivanju novih društava,
- odlučuje o zastupanju društva u sudskim i drugim postupcima protiv članova uprave,
- obavlja druge poslove određene zakonom.

## Čl.20

Ako donošenje odluke ne trpi odlaganje, osnivač može donijeti odluku i telefonskim putem, telegrafski, mailom ili putem telefaksa.

## ZAPISNIK O RADU

### Čl.21

U zapisnik o sjednicama osnivača se unose podaci i materijali koji su bili predmet rasprave na sjednici. Pored ovih podataka, u zapisnik se na zahtjev osnivača unose i drugi podaci.

### Čl.22

Zapisnik o radu sa prethodne sjednice osnivača se usvaja na prvoj narednoj sjednici.

### Čl.23

Izvršni direktor društva može u okviru svojih ovlaštenja dati drugome pismeno punomoćje za zastupanje Društva. Izvršni direktor društva, uz saglasnost osnivača, može određenom licu, specijalizovanom za određene poslove, dati prokuru, čiji obim, vrstu i sadržinu utvrđuje svojom odlukom.

### Čl.24

Pored izvršnog direktora Društvo mogu zastupati i druga ovlaštena lica, o čemu odlučuje osnivač Društva.

## **REZERVE DRUŠTVA**

### **Čl.25**

Društvo na kraju svake poslovne godine, iz neto dobiti izdvaja dio koji utvrđuje osnivač, u obavezni i posebni rezervni fond.

## **OBAVEZNI I REZERVNI FOND**

### **Čl.26**

Društvo može imati obavezni i rezervni fond, o čemu odlučuje osnivač.

U obavezni rezervni fond, svake godine od dobiti se unosi najmanje 5%, dok fond ne dostigne najmanje 10% osnovnog kapitala.

### **Čl.27**

Obavezni rezervni fond, dok se ne dostigne zakonom utvrđen najmanji iznos, upotrebljava se samo za pokrivanje gubitaka.

### **Čl.28**

Ukoliko se obavezna rezerva Društva smanji ispod minimuma, koji je zakonom propisan (10% osnovnog kapitala), mora se dopuniti do propisanog iznosa.

## **POSEBNI REZERVNI FOND**

### **Čl.29**

Društvo može imati i posebne rezervne fondove, saglasno zakonu, o čemu odlučuje osnivač Društva.

## **STATUSNE PROMJENE I PROMJENE OBLIKA DRUŠTVA**

### **STATUSNE PROMJENE**

#### **Čl.30**

Društvo se može spojiti sa drugim društvom (spajanjem), podijeliti na dva ili više društva (podjela), ili promijeniti oblik (promjena oblika društva).

Spajanje, pripajanje ili podjela Društva, vrši se saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima.

Odluku o statusnim promjenama Društva donosi osnivač Društva.

### **NAČINI PROMJENE OBLIKA DRUŠTVA**

#### **Čl.31**

Društvo može promijeniti oblik u drugi oblik ako ispunjava uslove o osnivanju oblika utvrđene Zakonom o privrednim društvima.

Čl.32  
Odluku o promjeni oblika Društva donosi osnivač.

## PRESTANAK DRUŠTVA

### Čl.33

Društvo će poslovati sve dok postoje ekonomski i zakonski uslovi za obavljanje njegove djelatnosti, a može prestati sa poslovanjem samo na način i pod uslovima zakonom propisanim.

Društvo prestaje u sljedećim slučajevima:

- 1) ako mu je izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti, zbog toga što ne ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti, a u roku određenom u izrečenoj mjeri ne ispuni te uslove, odnosno ne promjeni djelatnost,
- 2) ako prestanu da postoje prirodni i drugi uslovi za obavljanje djelatnosti,
- 3) odlukom osnivača,
- 4) ako se pravosnažnom odlukom suda utvrdi ništavnost upisa u registar,
- 5) ako ne produži registraciju saglasno zakonu,
- 6) stečajem ili likvidacijom društva,
- 7) spajanjem sa drugim društvom ili podjelom,
- 8) u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

## ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA ČOVJEKOVE SREDINE

### Čl.34

Osnivač, organi i radnici Društva su dužni da organizuju obavljanje djelatnosti na način kojim se osiguravaju bezbjednost na radu kao i da preduzimaju i sprovode potrebne mjere zaštite na radu i životne sredine u skladu sa republičkim zakonima koji regulišu ovu oblast.

Društvo i dijelovi Društva su dužni da obavljaju svoje djelatnosti, čuvaju vrijednost i obezbijeduju potrebne uslove za zaštitu i unaprijeđenje čovjekove sredine i da spriječavaju uzroke i otklanjaju posljedice koje ugrožavaju prirodne i radom stvorene vrijednosti životne sredine.

## IZMJENE I DOPUNE STATUTA

### Čl.35

Izmjene i dopune statuta mogu se vršiti u postupku i na način kao i za njegovo donošenje, odnosno od strane osnivača, a u skladu sa Odlukom o osnivanju.

Ugovor ili Odluka se prijavljuje u Centralni registar Privrednih subjekata Poreske uprave.

## PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a počinje da proizvodi pravno dejstvo od dana registrovanja Društva u Centralni registar Privrednih subjekata Poreske uprave.

### NADLEŽNO PRAVO


Na sva pitanja koja se odnose na važenje, tumačenje ili izvršenje odredaba ovog Statuta, primjenjivaće se važeći propisi u Crnoj Gori.

U Kotoru, 01.06.2016.godine.


Osnivači:




**LASHMANOVA ANASTASIYA**  
po punomoćju br. 77 AB 9504667  
za PAVEL ZADORIN  
br. pasoša: 71 5862308



**LASHMANOVA ANASTASIYA**  
po punomoćju br. 77 AB 9504666  
za VICTOR GLINENKO  
br.pasoša: 71 2327761



**LASHMANOVA ANASTASIYA**  
po punomoćju br. 77 AB 9504670  
za VALERY LITVAK  
Br.pasoša: 21300499



**LASHMANOVA ANASTASIYA**  
po punomoćju br. 77 AB 9504669  
za VALERY ZADORIN  
br.pasoša: 75 0696100



ва

Город Москва

Четырнадцатого октября две тысячи шестнадцатого года

Настоящая доверенность удостоверена мной, Макуниной Викторией Сергеевной, временно исполняющей обязанности нотариуса города Москвы Пархомчук Ирины Юрьевны. Доверенность подписана гр. Литваком Валерием в моем присутствии. Личность его установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 3 - 1525

Взыскано по тарифу: 500 руб.

Взыскано за услуги правового и технического характера: 1000 руб.

ВРИО нотариуса



-ва

Город Москва

Четырнадцатого октября

две тысячи шестнадцатого года

Я, Макунина Виктория Сергеевна,

временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Пархомчук Ирины Юрьевны, удостоверяю верность этой копии с подлинным документе. В последнем документе прописаны все и иные необходимые указания или какие-либо особенности. Я, Макунина, ответственна за содержание нотариального действия, равно как, что при совершении данного нотариального действия не подтверждается достоверность содержания документа и соответствие упомянутым в нем фактам действительности.

Зарегистрировано в реестре за № 3 - 1526

Взыскано по тарифу:

ВРИО нотариуса

*Валерий*



77 AV (AB) 2158288

## PUNOMOĆJE

Grad Moskva, četrnaesti oktobra dvije hiljade šesnaeste godine

Ja, državljanin Izraela, Valerij Litvak, [redacted] godine, višekratna viza "M" OP 12 0099590, datum izdavanja 2 [redacted] ak do 06.05.2017.godine, izdata uz pasoš državljanina Izraela 21300499, vrsta dokumenta P šifra države ISR, broj identifikacije lica 3-0447653-4, izdat od Ambasade Izraela u Moskvi, datum izdavanja pasoša, 14.02.2014. godine, datum važnosti pasoša 13.02.2024.godine, privremeno registrovan na adresi: grad Moskva, ul. Gospitalni val, d.5, str. 12, kv.32,ovim punomoćjem ovlašćujem:

Izvršnog direktora kompanije „Sea Trade“ doo ANASTASIJU LAŠMANOVU iz Ukraine, sa stalnim nastanjenjem u Kotoru, [redacted] FB400908 izdata od 3201, 24 aprila 2015 godine sa važenjem do 24 aprila 2025 godine.


da može u moje ime i za moj račun sprovesti sljedeće radnje:

- potpisati Ugovor o prenosu udjela 15% bez nadoknade na ZADORIN VALERIJ iz Rusije sa br.pasoša 75 0696100, udjela u Društvu sa ograničenom odgovornošću „SEA TRADE“ doo Kotor
- potpisati Ugovor o prenosu udjela 2% bez nadoknade na ZADORIN PAVEL iz Rusije sa br.pasoša 71 5862308, udjela u Društvu sa ograničenom odgovornošću „SEA TRADE“ doo Kotor
- potpisati Ugovor o promjeni udjela Osnivača, gde umjesto udio osnivača GLINENKO VIKTOR iz Rusije, sa br.pasoša 71 2327761 sa udjelom od 22%, pristupa Osnivač ZADORIN VALERJ iz Rusije sa br.pasoša 75 0696100, koji prethodnom ustupa svojih 17% udjela u Društvu sa ograničenom odgovornošću „SEA TRADE“ doo Kotor

Na taj način, udijeli u Društvu sa ograničenom odgovornošću „SEA TRADE“ doo Kotor biti sljedeći:

- GLINENKO VIKTOR iz Rusije 5% (pet procenata)
- VALERIJ LITVAK iz Izraela 5% (pet procenata)
- ZADORIN PAVEL iz Rusije 30% (trideset procenata)
- ZADORIN VALERIJ iz Rusije 60% (šezdeset procenata)

- Potpisati i sve druge Ugovore, odluke i ostala akta koja su vezana za Društvo sa ograničenom odgovornošću „SEA TRADE“ d.o.o. Kotor ; ul. Put Prvoborca bb, Škaljari, 85330 Kotor, sa reg.br. 5-0393944/008 i sa PiB 02669935
- potpisati Statut društva



- i sva ostala dokumenta neophodna za sprovođenje navedene promjene kod CRPS Poreske uprave u Podgorici, Uprave carina CG, Poreske Uprave CG, te drugih državnih organa, kako bi društvo poslovalo u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima sa pravom da se u moje ime potpisuje i da obavlja sve radnje koje se tiču izvršavanja ovog naloga.

Punomoćje se može koristiti samo u navedene svrhe.

Punomoćje se ne može prenijeti na treće lice.

LITVAK VALERIJ/ potpisano

Grad Moskva, Ruska Federacija.

četnaesti oktobra dvije hiljade šesnaeste godine

Ovo punomoćje sam ovjerila ja, Makunina Viktorija Sergeevna, privremeni vršilac dužnosti notara grada Moskve, Parhomčuk Inne Jurjevne.

Punomoćje je potpisao Valerij Litvak, u mom prisustvu. Identitet utvrđen, pravna sposobnost provjerena.

Upisano u registar pod brojem: No 3-1525

Naplaćeno po tarifi: 500 rubalja

Za usluge pravnog i tehničkog karaktera naplaćeno: 1000 rubalja

V.d. Notara, potpis

Okrugli pečat notara - Parhomčuk Inna Jurjevna

*Grad Moskva, četnaesti oktobra dvije hiljade šesnaeste godine*

*Ja, Makunina Viktorija Sergeevna, privremeni vršilac dužnosti notara grada Moskve, Parhomčuk Inne Jurjevne,, potvrđujem da je ovo vjerna kopija originala dokumenta. U posljednjem nema brisanja, dopuna, precrtanih riječi i drugih ovdje nepomenutih ispravki ili posebnosti.*

*Ja sam licu koje mi se obratilo radi notarske radnje, objasnila da se prilikom potvrđivanja autentičnosti kopije dokumenta ne potvrđuje zakonitost sadržaja dokumenta i usklađenost ovdje iznesenih činjenica sa realnošću.*

*Upisano u registar pod brojem 3-1526*

*Naplaćeno po tarifi 120rub 00 kopejki*

*Privremeni vršilac dužnosti notara grada Moskve /potpis/*

*Okrugli pečat notara - Parhomčuk Inna Jurjevna*

~~~~~  
Ja, Nada Lalić, stalni sudski tumač za ruski jezik, postavljena rješenjem Ministarstva pravde Republike Crne Gore broj 03-110-2/95 od 10.04.1995. godine, potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu koji je sastavljen na ruskom jeziku.

Nada Lalić


Na osnovu člana 6 Pravilnika o stalnim sudskim tumačima ("Službeni list Republike Crne Gore", broj 15/97) ministar pravde donosi

• RJEŠENJE •
O POSTAVLJENJU STALNIH SUDSKIH TUMAČA
PRI VIŠEM SUDU U PODGORICI

Stalne sudske tumače postavljaju se:

sa prebivalištem iz Bijele
Olga Grk, za njemački jezik,

sa prebivalištem iz Tivta
Dragan Veljić, za ruski jezik,

sa prebivalištem iz Cetinja
Biljana Zeković, za francuski jezik,

sa prebivalištem iz Podgorice
Ivanica Burzan, za engleski jezik,

sa prebivalištem iz Kotora
Miloš Živaljević, za njemački jezik,

sa prebivalištem iz Podgorice
Viktor Berišaj, za albanski jezik.

Broj: 03 - 975 / 05

Podgorica, 09. maja 2005. godine

Ministarstvo pravde Republike Crne Gore

MINISTAR,

Željko Sturanić



CRNA GORA
NOTAR
KOVAČEVIĆ IRENA
KOTOR

UZZ br. 787/2016


KLAUZULA O OTPRAVKU IZVORNIKA

Ja, notar Kovačević Irena sa službenim sjedištem u Kotoru, Stari Grad - Trg od - oružja br. 436. **potvrđujem**, da sam ovaj otpravak, iz predmeta broj **UZZ 787/2016** uporedila sa izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdila da je doslovno podudaran sa izvornikom.-----

Ovaj otpravak je ovjeren i sastoji se od 44 (četrdeset četiri) strane i 10 (deset) priloga-----

Ovaj otpravak je sastavljen za Primaoca: **ZADORIN PAVEL** osnivač D.O.O. „**SEA TRADE**“-----

U Kotoru 17.10.2016.godine





**CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA**

Broj: 5 - 0393944 / 014

U Podgorici, dana 08.06.2018.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11), rješavajući po prijavi za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" TIVAT, broj 265880 podnijetoj dana 08.06.2018. u 08:38:48, preko

Ime i prezime: DANIJEL SEKULIĆ



donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" TIVAT - registarski broj 5 - 0393944, PIB 02669935 , i to:

Statut:

Briše se: Statut od 29.05.2018.

Registruje se - upisuje se: Statut od 07.06.2018.

Ograničenja - Izvršni direktor MARIJA JANKOVIĆ

Briše se: Ograničeno - Izvršni direktor iz ove Odluke ima pravo da pojedinačno zastupa Društvo u svim pravnim poslovima u unutrašnjem i spoljno-trgovinskom prometu s tim da ne može raspolagati finansijskim sredstvima preko 30.000 eura bez pismene saglasnosti osnivača Društva.

Registruje se - upisuje se: Neograničeno

Ovlašćenja - Izvršni direktor MARIJA JANKOVIĆ

Briše se: Kolektivno (sa Osnivačem)

Registruje se - upisuje se: Pojedinačno

D. Sekulić
08.06.2018.

Obrazloženje

Podnosilac je dana 08.06.2018. u 08:38:48 podnio prijavu za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću SEA TRADE. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je članom 87 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11).

M.P.

Sam. Savjetnik I


Marija Mićković

Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8,00 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa 832-3161017-60-Administrativna taksa.



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 265880

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je DANIJEL SEKULIĆ dostavio-la dokument za Promjena društva sa ograničenom odgovornošću – DOO - SEA TRADE - DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU iz TIVAT, registarski broj:50393944 sa sljedećim prilogima:

Odluka o promjeni ovlašćenja izvršnom direktoru

Dokaz o uplaćenju naknadi za objavljivanje podataka u "Službenom listu Crne Gore"

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Punomoćje

Obrazac

Statut društva

Datum prijema dokumentacije: 8.6.2018. god.

Podnosilac prijave

Dokument primio/la

Milan Zvicer, Samostalni referent

M.P.

Uputstvo za praćenje prijave: Prijava se može pratiti putem sajta www.crps.me odabirom stavke menija PRETRAGA REGISTRA, zatim PRETRAGA PREDMETA. U ponuđena polja unijeti broj predmeta i datum prijema dokumentacije i kliknuti dugme TRAŽI. Ukoliko je prikazan status **OBRAĐEN** rješenje se može preuzeti. Broj kontakt telefona CRPS-a: +38220230858.



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0393944 / 013
PIB: 02669935

Datum registracije: 12.07.2007.
Datum promjene podataka: 29.05.2018.

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" TIVAT

Broj važeće registracije: /013

Skraćeni naziv: SEA TRADE
Telefon:
eMail:
Datum zaključivanja ugovora: 04.07.2007.
Datum donošenja Statuta: 04.07.2007. Datum promjene Statuta: 29.05.2018.
Adresa glavnog mjesta poslovanja: BOGIŠIĆI BB TIVAT
Adresa za prijem službene pošte: BOGIŠIĆI BB TIVAT
Adresa sjedišta: BOGIŠIĆI BB TIVAT
Pretežna djelatnost: 5510 Hoteli i sličan smještaj
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA
Oblik svojine: Privatna
Porijeklo kapitala: Strani
Upisani kapital: 10.000,00Euro (Novčani 10.000,00Euro, nenovčani 0,00Euro)

OSNIVAČI:

RENAT ZADORIN A

Uloga: Osniv

Udio: 90%

ALEXANDRA GLINENKO

Uloga: Osnivač

Udio: 5%

VALERY LITVAK 21300499

Uloga: Osnivač

Udio: 5%

LICA U DRUŠTVU:

RENAT ZADORIN AC1423125 KIRGIZIJA

Adresa:

Uloga:

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

ALEXANDRA GLINENKO 72 3357744 RUSKA FEDERACIJA

Adresa:

Uloga:

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

VALERY LITVAK 21300499 IZRAEL

Ad

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

MARIJA JANKOVIĆ 21

Adres

Uloga: izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (Izvršni direktor iz ove Odluke ima pravo da pojedinačno zastupa Društvo u svim pravnim poslovima u unutrašnjem i spoljno-trgovinskom prometu s tim da ne može raspolagati finansijskim sredstvima preko 30.000 eura bez pismene saglasnosti osnivača Društva.)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (sa Osnivačem)

Izdato: 08.06.2018 godine u 08:36h

MP

NAČELNICA

Dušanka Vujisić

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Zastupnika Punomoćnika

JMB:

Država:

Ime i prezime:

Danijel Sekulić

Opština:

Telefon:

Mjesto:

e-mail:

Ulica:

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavan

 Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt

Matični broj:

02669935

Registarski broj:

50393944

Puni naziv:

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
"SEA TRADE" Tivat

1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

 OD KD AD DOO NVO Ustanova Zadruga Ostali

1.2. Puni naziv:

*ukoliko je promjen puni naziv izvršice se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv:

1.4. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

07.06.2018

1.5. Podaci o Ugovoru /
odluci o osnivanju:Datum
zaključenja/donošenja:

2. NOVA ADRESE UPRAVE – SJEDIŠTA

2.1. Opština

2.2. Mjesto

2.3. Ulica:

2.4. Broj:

3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država

3.2. Opština

3.3. Mjesto

3.4. Ulica:

3.5. Broj:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine	<input type="checkbox"/>	*ukoliko je označena promjena opštine izvršiće se i preregistracija u Poreskom registru
4.2. Opština	<input type="text"/>	4.3. Mjesto <input type="text"/>
4.4. Ulica:	<input type="text"/>	4.5. Broj: <input type="text"/>

 5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA

5.1. Datum rješenja:	<input type="text"/>
5.2. Broj rješenja:	<input type="text"/>

*popunjava se samo ukoliko registraciji u CRPS prethodi registracija kod drugog državnog organa

 6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------

 7. NOVI OBLIK SVOJINE

bez oznake svojine privatna zadružna dva ili više oblika svojine državna

 8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA

8.1. Telefon:	+ 382 <input type="text"/>	/ <input type="text"/>
	+ 382 <input type="text"/>	/ <input type="text"/>
	+ 382 <input type="text"/>	/ <input type="text"/>
8.2. Fax:	+ 382 <input type="text"/>	/ <input type="text"/>
8.3. E-mail:	<input type="text"/>	
8.4. Adresa internet strane:	<input type="text"/>	

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

Povećanje
 Smanjenje

Osnovni kapital:	Prije promjene	Iznos promjene	Nakon promjene
Ukupno (novčani+nenovčani):	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> novčani – iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> nenovčani – iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €

10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

Prestanak Regstruje se Mijenja se udio

10.1. Status:

Osnivač Član DOO Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*upisati status

10.2. MB / JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša
za strano pravno lice unijeti broj registracije u

10.3. Naziv / Ime i prezime:

10.4. Sjedište / Adresa:

Država

Opština

Mjesto:

Ulica:

Broj:

10.5. Udio

 %

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.



11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

 Odbor direktora Upravni odbor Skupština Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji



12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

 Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

 Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Adresa:

Država

Opština

Mjesto:

Ulica:

Broj:

12.4. Ovlaštenja u prometu

 neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.5. Ovlašćen da djeluje

 Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

13. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

13.1. Status

Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora

Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

13.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

13.3. Ime i prezime:

MARIJA JANKOVIĆ

Adresa:

Država

Opština

Ulica:

13.4. Ovlaštenja u pro

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

13.5. Ovlašćen da djeluje

Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost za imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

14. OSTALE REGISTRACIJE

Osim postojeće registracije u CRPS-u izvršiti i registracije u:

14.1. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

Saglasno Zakonu o privrednim društvima (Sl. list CG 06/02, 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11) RENAT ZADORIN, Republika Kirgizija, br. pasoša: AC1423125, ALEXANDRA GLINENKO, Ruska Federacija, br. pasoša: 72 3357744, VALERY LITVAK, Izrael, br. pasoša: 21300499, u svojstvu osnivača, dana 07.06.2018. godine donose:

S T A T U T

(prečišćen tekst)

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE " TIVAT

FIRMA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Čl.1

Društvo će poslovati pod firmom: **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" TIVAT**

Skraćeni naziv firme je: "SEA TRADE " DOO

Čl.2

Osnivači su saglasno Zakonu o privrednim društvima zaključili dana 01.08.2007 godine Ugovor o osnivanju Društva.

Čl.3

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

Čl.4

Firmu i sjedište Društva osnivač može mijenjati sopstvenom odlukom, koja mora biti prijavljena Centralnom registru Privrednog Subjekta Poreske uprave u Podgorici.

Čl.5

Sjedište Društva sa ograničenom odgovornošću " SEA TRADE " Tivat je:

Bogišići bb, Tivat

Firmu i sjedište može mijenjati osnivači.

Adresa Društva za zvanične dopise je: Bogišići bb, Tivat

Promjena firme i sjedišta se prijavljuje Centralnom registru Privrednih subjekata poreske uprave u Podgorici.

Društvo će u svom radu koristiti puni i skraćeni naziv firme, zavisno od potrebe.

Društvo ima svoj pečat, koji je okruglog oblika, prečnika 4cm, sa tekstom po obodu:

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" TIVAT

Pečat je pisan latinicom.

Društvo ima svoj štambilj, koji je pravougaonog oblika, sa tekstom po gornjoj ivici

"SEA TRADE" DOO.

U sredini je oznaka «Broj», a pri dnu je oznaka Tivat, i crtica za upis datuma i riječ godina. Štambilj je pisan latinicom.

DJELATNOST DRUŠTVA

Čl.7

Djelatnost Društva obuhvata:

GRAĐEVINARSTVO

- 41.10 Razrada građevinskih projekata
- 41.20 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
- 42.11 Izgradnja puteva i autoputeva
- 42.12 Izgradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica
- 42.13 Izgradnja mostova i tunela
- 42.21 Izgradnja cjevovoda
- 42.22 Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova
- 42.91 Izgradnja hidro objekata
- 42.99 Izgradnja ostalih građevina, na drugom mjestu nepomenutih
- 43.11 Rušenje objekata
- 43.12 Pripremna gradilišta
- 43.13 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
- 43.21 Postavljanje električnih instalacija
- 43.22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, klimatizacionih sistema i sistema za grijanje
- 43.29 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu
- 43.31 Malterisanje
- 43.32 Ugradnja stolarije
- 43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga
- 43.34 Bojenje i zastakljivanje
- 43.39 Ostali završni radovi
- 43.91 Krovni radovi
- 43.99 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi

TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO; POPRAVKA MOTORNIM VOZILA I MOTOCIKALA

- 45.11 Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima
- 45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima
- 45.20 Održavanje i popravka motornih vozila
- 45.31 Trgovina na veliko djelovima i opremom za motorna vozila
- 45.32 Trgovina na malo djelovima i opremom za motorna vozila
- 45.40 Trgovina motociklima, djelovima i priborom, održavanje i popravka motocikala
- 46.11 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
- 46.12 Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija

- 46.13 Posredovanje u prodaji drvene građe i građevinskog materijala
- 46.14 Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona
- 46.15 Posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe
- 46.16 Posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, krzna, obuće i predmeta od kože
- 46.17 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
- 46.18 Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda
- 46.19 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
- 46.21 Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, sjemenjem i hranom za životinje
- 46.22 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama
- 46.23 Trgovina na veliko životinjama
- 46.24 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom
- 46.31 Trgovina na veliko voćem i povrćem
- 46.32 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
- 46.33 Trgovina na veliko mlječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima
- 46.34 Trgovina na veliko pićem
- 46.35 Trgovina na veliko, duvanskim proizvodima
- 46.36 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima
- 46.37 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaoom i začinima
- 46.38 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribe, ljuskare i mekušce
- 46.39 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duvanom
- 46.41 Trgovina na veliko tekstilom
- 46.42 Trgovina na veliko odjećom i obućom
- 46.43 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
- 46.44 Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje
- 46.45 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
- 46.46 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima
- 46.47 Trgovina na veliko namještajem, tepisima i opremom za osvjetljenje
- 46.48 Trgovina na veliko satovima i nakitom
- 46.49 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
- 46.51 Trgovina na veliko kompjuterima, kompjuterskom opremom i softverima
- 46.52 Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim djelovima i opremom
- 46.61 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i proborom
- 46.62 Trgovina na veliko alatnim mašinama
- 46.63 Trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama
- 46.64 Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivenje i pletenje
- 46.65 Trgovina na veliko kancelarijskim namještajem
- 46.66 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
- 46.69 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom
- 46.71 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
- 46.72 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
- 46.73 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
- 46.74 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grijanje
- 46.75 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
- 46.76 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
- 46.77 Trgovina na veliko otpacima i ostacima
- 46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko
- 47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duvanom
- 47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
- 47.21 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama

- 47.22 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama
- 47.23 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.24 Trgovina na malo hljebom, tjesteninama, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.25 Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.26 Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama
- 47.29 Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.30 Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.41 Trgovina na malo kompjuterima, perifernim jedinicama i softverom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.42 Trgovina na malo telekomunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.43 Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.51 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.52 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.53 Trgovina na malo tepisima, zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.54 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.59 Trgovina na malo namještajem, opremom za osvjetljavanje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.61 Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.62 Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.63 Trgovina na malo muzičkim i video zapisima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.64 Trgovina na malo sportskom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.65 Trgovina na malo igrama i gračkama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.71 Trgovina na malo odjećom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.72 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama
- 47.73 Trgovina na malo farmaceutskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama – apotekama
- 47.74 Trgovina na malo medicinskim i ortopedskim pomagalicama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.75 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.76 Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, đubrivima, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama
- 47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.78 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.79 Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama
- 47.81 Trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima na tezgama i pijacama
- 47.82 Trgovina na malo tekstilom, odjećom i obućom na tezgama i pijacama
- 47.89 Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama
- 47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta
- 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca

SAOBRAĆAJ I SKLADIŠTENJE

- 49.10 Željeznički prevoz putnika, međumjesni
- 49.20 Željeznički prevoz tereta
- 49.31 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika
- 49.32 Taksni prevoz
- 49.39 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju
- 49.41 Drumski prevoz tereta
- 49.42 Usluge preseljenja
- 49.50 Cjevovodni transport
- 50.10 Pomorski i priobalni prevoz putnika
- 50.20 Pomorski i priobalni prevoz tereta

- 50.30 Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima
- 50.40 Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima
- 51.10 Vazdušni prevoz putnika
- 51.21 Vazdušni prevoz tereta
- 51.22 Vasijski saobraćaj
- 52.10 Skladištenje
- 52.21 Uslužne djelatnosti u kompenom saobraćaju
- 52.22 Uslužne djelatnosti u vodenom saobraćaju
- 52.23 Uslužne djelatnosti u vazdušnom saobraćaju
- 52.24 Manipulacija teretom
- 52.29 Ostale prateće djelatnosti u saobraćaju
- 53.10 Poštanske aktivnosti
- 53.20 Ostale poštanske i kurirske aktivnosti

USLUGE SMJEŠTAJA I ISHRANE

55.10 Hoteli i sličan smještaj

- 55.20 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak
- 55.30 Djelatnost kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice
- 55.90 Ostali smještaj
- 56.10 Djelatnost restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata
- 56.21 Katering (dostava pripremljene hrane)
- 56.29 Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane
- 56.30 Usluge pripremanja i posluživanja pića

INFORMISANJE I KOMUNIKACIJE

- 58.11 Izdavanje knjiga
- 58.12 Izdavanje imenika i adresara
- 58.13 Izdavanje novina
- 58.14 Izdavanje časopisa i periodičnih izdanja
- 58.19 Ostala izdavačka djelatnost
- 58.21 Izdavanje kompjuterskih igara
- 58.29 Izdavanje ostalih softvera
- 59.11 Proizvodnja filmova, video-zapisa i televizijskog programa
- 59.12 Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, video-filmova i televizijskog programa
- 59.13 Distribucija filmova, video-filmova i televizijskog programa
- 59.14 Djelatnost prikazivanja filmova
- 59.20 Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike
- 60.10 Emitovanje radio-programa
- 60.20 Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa
- 61.10 Kablovske telekomunikacije
- 61.20 Bežične telekomunikacije
- 61.30 Satelitska telekomunikacija
- 61.90 Ostale telekomunikacione djelatnosti
- 62.01 Kompjutersko programiranje
- 62.02 Konsultantske djelatnosti u oblasti informacione tehnologije
- 62.03 Upravljanje kompjuterskom opremom
- 62.09 Ostale usluge informacione tehnologije
- 63.11 Obrada podataka, smještanje aplikacija i pružanje aplikativnih usluga i sl.
- 63.12 Uslužne internet stranice (web portal)

63.91 Djelatnost novinskih agencija

POSLOVANJE NEKRETNINAMA

68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina

68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima

68.31 Djelatnost agencija za nekretnine

68.32 Upravljanje nekretninama uz naknadu

STRUČNE, NAUČNE I TEHNIČKE DJELATNOSTI

69.10 Pravni poslovi

69.20 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi i poresko savjetovanje

70.10 Upravljanje privrednim subjektom

70.21 Djelatnost komunikacija i odnosa sa javnošću

70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem

71.11 Arhitektonska djelatnost

71.12 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

71.20 Tehničko ispitivanje i analize

72.11 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji

72.19 Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i inženjerskim naukama

72.20 Istraživanje i razvoj u društvenim i humanističkim naukama

73.11 Djelatnost reklamnih agencija

73.12 Medijsko predstavljanje

73.20 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja

74.10 Specijalizovane dizajnerske djelatnosti

74.20 Fotografske usluge

74.30 Prevođenje i usluge tumača

74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti

75.00 Veterinarska djelatnost

ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DJELATNOSTI

77.11 Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila

77.12 Iznajmljivanje i lizing kamiona

77.21 Iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport

77.22 Iznajmljivanje video-kaseta i kompakt-diskova

77.29 Iznajmljivanje i lizing ostalih predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu

77.31 Iznajmljivanje i lizing poljoprivrednih mašina i opreme

77.32 Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo

77.33 Iznajmljivanje i lizing kancelarijskih mašina i kancelarijske opreme (uključujući kompjutere)

77.34 Iznajmljivanje i lizing opreme za vodeni transport

77.35 Iznajmljivanje i lizing opreme za vazdušni transport

77.39 Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara

77.40 Lizing intelektualne svojine i sličnih proizvoda, izuzev autorskih prava

78.10 Djelatnost agencija za zapošljavanje

78.20 Djelatnost agencija za privremeno zapošljavanje

78.30 Ostalo ustupanje ljudskih resursa

79.11 Djelatnost putničkih agencija

79.12 Djelatnost tur-operatora

79.90 Ostale usluge rezervacije i djelatnosti povezane s njima

Pored aktivnosti navedenih u ovom članu, Društvo će se baviti i spoljnotrgovinskim prometom i to prometom roba i usluga za koje je registrovano u unutrašnjem prometu.

OSNOVNA DJELATNOST DRUŠTVA JE:

55.10 Hoteli i sličan smještaj

Djelatnosti Društva može da promjeni osnivač odlukom koja mora biti prijavljena u Centralni registar Privrednih subjekata Poreske uprave.

OSNIVAČI ODNOSNO ČLANOVI DRUŠTVA

(u daljem tekstu: vlasnici udjela u Društvu)

Čl.8

Vlasnici udjela u Društvu su:

- **RENAT ZADORIN, R**
pasoša: AC1423125
- **ALEXANDRA GLINEI**
14/57 , br.pasoša: 7
- **VALERY LITVAK, Iz**
21300499

OSNIVAČKI KAPITAL, VRSTE I VISINA ULOGA

Čl.9

Početni kapital DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU " SEA TRADE " TIVAT utvrđen je Ugovorom o osnivanju Društva i iznosi **10.000,00€** i sastoji se od novčanih uloga vlasnika udjela Društva.

Sticanjem udjela Osnivači postaju vlasnici udjela Društva.

Srazmjerno uplaćenom odnosno unijetom ulogu, a u odnosu na ukupan kapital, vlasnici udjela stiču udjele u Društvu koji procentualno iznose:

- **RENAT ZADORIN** **90%**
- **VALERY LITVAK** **5%**
- **ALEXANDRA GLINENKO** **5%**

Čl.10

Ako osnivač odluči da je Društvu potreban obrtni kapital, preko iznosa uplaćenog kapitala, sredstva će biti obezbijedena na sljedeći način i u sljedećem redosljedu:

- 1) iz neposredne dobiti,
- 2) iz kredita koje osnivač obezbijedi preko poslovne banke,
- 3) putem povećanja i uplate kapitala - dopunskom uplatom ili ulogom u stvarima

DIOBA DOBITI I NAČIN SNOŠENJA RIZIKA I POKRIĆE GUBITAKA UTVRĐIVANJA I RASPODJELA DOBITI

Čl.11

Bilans imovine i bilans uspjeha Društva, uključujući dio koji se odnosi na dobit za raspodjelu, utvrđuje se prema zakonima koji regulišu ovu oblast.

Dobit za raspodjelu, Društvo utvrđuje za svaku poslovnu godinu, najkasnije do 31. marta za prethodnu godinu.

Iz neto dobiti se izdvaja dio koji utvrđuje osnivač, u obavezni i posebni rezervni fond i u neraspoređenu dobit. Preostali iznos predstavlja dobit, koja pripada osnivaču.

Osnivač može odlučiti da dio dobiti za raspodjelu, na koju ima pravo reinvestira u razvoj Društva.

PRAVA I OBAVEZE OSNIVAČA

Čl.12

Osnivač Društva ima pravo ili obavezu da:

- 1) upravlja ili učestvuje u upravljanju Društvom;
- 2) učestvuje u raspodjeli dobiti;
- 3) učestvuje u raspodjeli imovine Društva po njegovom prestanku.

KONTROLA AKTIVNOSTI DRUŠTVA

Osnivač će u svako doba imati pravo da vrši uvid u djelatnost, pregleda prostorije i finansijsko poslovanje Društva.

Vođenje finansijske dokumentacije će se vršiti prema važećim zakonima i propisima Crne Gore u vezi sa svakim poslom i biće u svako razumno vrijeme dostupno osnivaču ili od njega ovlašćenim licima

Osnivač može odlučiti da poslove pregleda i revizije poslovanja Društva povjeri revizorskoj firmi, po svom izboru.

TROŠKOVI POSLOVANJA

Čl.13

Osnivač odgovara za obaveze Društva cjelokupnom svojom imovinom:

- 1) ako zloupotrijebi Društvo, da bi dostigao cilj koji je za njega zabranjen;
- 2) ako Društvo upotrijebi da bi oštetio povjerioce;
- 3) ako suprotno propisima, postupi sa imovinom Društva, kao da je u pitanju njegova lična imovina;

- 4) ako smanji imovinu Društva u svoju korist ili u korist drugog lica, a znao je ili je morao znati da Društvo neće biti u stanju da izmiri svoje obaveze prema trećim licima.

Troškovi poslovanja Društva biće za svaku godinu predviđeni i odobravani u finansijskom planu Društva za predmetnu poslovnu godinu. Na kraju svake poslovne godine, Društvo je dužno da u roku utvrđenom pravilima (Statutom) Društva i u skladu sa važećim propisima sastavi završi račun (bilans).

SNOŠENJE RIZIKA I POKRIVANJE GUBITAKA

Čl.14

Osnivač snosi rizik za poslovanje Društva do visine uloga koji je investirao za osnivanje Društva. Ako Društvo ima gubitak u poslovanju, osnivač može odlučiti da putem dopunske uplate pokrije gubitak koji je nastao.

Gubitak u poslovanju može se namiriti i putem smanjenja osnovnog kapitala Društva, o čemu odlučuje osnivač.

Gubici u poslovanju se mogu pokrivati i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

ODGOVORNOST ZA OBAVEZE

Čl.15

Društvo u pravnom prometu može da zaključuje ugovore i vrši druge poslove i radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti i u prometu istupa u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za tuđi račun i u tuđe ime i za tuđi račun.

Čl.16

Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom.

Osnivač ne odgovara za obaveze Društva, a snosi rizik u poslovanju Društva do visine svog osnivačkog uloga.

Osnivač odgovara za obaveze Društva u slučajevima i pod uslovima propisanim Zakonom o privrednim društvima.

Čl.17

ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE DRUŠTVA

Poslove zastupanja i predstavljanja Društva vrši izvršni direktor Marija Janković sa JMB:2710990217976 iz Podgorice, adresa ul.Radosava Burića 33, ovlašćena je da pojedinačno i neograničeno zastupa Društvo u pravnom prometu u zemlji i inostranstvu.

IZVRŠNI DIREKTOR DRUŠTVA

Izvršni direktor društva je izvršni organ. Djelokrug rada izvršnog direktora je da:

- odgovoran je za zakonitost Društva, u okviru svojih ovlašćenja

- upravlja imovinom Društva, u skladu sa zakonom i odlukom vlasnika udjela
- predlaže unutrašnju organizaciju Društva
- Donosi dokument o sistematizaciji radnih mjesta
- sklapa ugovore i preuzima druge pravne radnje u domaćoj i spoljnoj trgovinskoj razmjeni
- odlučuje o zapošljavanju lica u Društvo, zaključuje ugovoru o radu, odlučuje o disciplinskoj odgovornosti zaposlenih i drugim poslovima iz oblasti radnih odnosa u skladu sa zakonom,
- Obavlja druge poslove , predviđene zakonom i ovim statutom.
- Izvršni direktor treba da postupa sa pažnjom dobrog privrednika i vrši druge poslove po ovlašćenju osnivača Društva.

Pored poslova iz stava 1 ovog člana, izvršni direktor obavlja i druge poslove koji Zakonom, odlukom ili ovim statutom nijesu dati u djelokrug drugih organa društva.

Izvršni direktor društva se bira na period od četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora, s tim da može i prije vremena biti razriješen dužnosti na koju je postavljen.

Izvršni direktor društva istupa u ime i za račun društva.

IZBOR, OPOZIV I DJELOKRUG ORGANA DRUŠTVA

Čl.18

Osnivač, kao vlasnik Društva, na osnovu uloženog kapitala, upravlja cjelokupnim radom i poslovanjem Društva.

U slučaju da osnivač odredi da je za poslovanje neophodno, može formirati odbor direktora ili skupštinu društva.

Članovi skupštine kao i članovi odbora direktora, ne mogu biti lica koja su osuđivana za krivično djelo protiv privrede i službene dužnosti za koju su nastupile pravne posljedice osude, dok te posljedice traju.

Članove skupštine kao i članove odbora direktora, bira osnivač na neodređeno vrijeme, koje ne može biti duže od pet godina, sa mogućnošću ponovnog izbora.

Čl.19

Djelokrug osnivača je da:

- donosi statut i druga normativna akta,
- utvrđuje poslovnu politiku,
- usvaja godišnji obračun i izvještaje o poslovanju,
- odlučuje o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka,
- odlučuje o statusnim promjenama, promjeni oblika i prestanku društva,
- postavlja i razrješava izvršnog direktora,

- postavlja i razrješava članove odbora direktora i članove skupštine,
- daje smjernice za rad i poslovanje izvršnog direktora,
- odlučuje o poslovnoj saradnji sa drugim društvima,
- donosi investicione odluke,
- odlučuje o osnivanju novih društava,
- oslučuje o zastupanju društva u sudskim i drugim postupcima protiv članova uprave,
- obavlja druge poslove određene zakonom.

Čl.20

Ako donošenje odluke ne trpi odlaganje, osnivač može donijeti odluku i telefonskim putem, telegrafski, mailom ili putem telefaksa.

ZAPISNIK O RADU

Čl.21

U zapisnik o sjednicama osnivača se unose podaci i materijali koji su bili predmet rasprave na sjednici. Pored ovih podataka, u zapisnik se na zahtjev osnivača unose i drugi podaci.

Čl.22

Zapisnik o radu sa prethodne sjednice osnivača se usvaja na prvoj narednoj sjednici.

Čl.23

Izvršni direktor društva može u okviru svojih ovlaštenja dati drugome pismeno punomoćje za zastupanje Društva. Izvršni direktor društva, uz saglasnost osnivača, može određenom licu, specijalizovanom za određene poslove, dati prokuru, čiji obim, vrstu i sadržinu utvrđuje svojom odlukom.

Čl.24

Pored izvršnog direktora Društvo mogu zastupati i druga ovlaštena lica, o čemu odlučuje osnivač Društva.

REZERVE DRUŠTVA

Čl.25

Društvo na kraju svake poslovne godine, iz neto dobiti izdvaja dio koji utvrđuje osnivač, u obavezni i posebni rezervni fond.

OBAVEZNI I REZERVNI FOND

Čl.26

Društvo može imati obavezni i rezervni fond, o čemu odlučuje osnivač.

U obavezni rezervni fond, svake godine od dobiti se unosi najmanje 5%, dok fond ne dostigne najmanje 10% osnovnog kapitala.

Čl.27

Obavezni rezervni fond, dok se ne dostigne zakonom utvrđen najmanji iznos, upotrebljava se samo za pokrivanje gubitaka.

Čl.28

Ukoliko se obavezna rezerva Društva smanji ispod minimuma, koji je zakonom propisan (10% osnovnog kapitala), mora se dopuniti do propisanog iznosa.

POSEBNI REZERVNI FOND

Čl.29

Društvo može imati i posebne rezervne fondove, saglasno zakonu, o čemu odlučuje osnivač Društva.

STATUSNE PROMJENE I PROMJENE OBLIKA DRUŠTVA

STATUSNE PROMJENE

Čl.30

Društvo se može spojiti sa drugim društvom (spajanjem), podijeliti na dva ili više društva (podjela), ili promijeniti oblik (promjena oblika društva).

Spajanje, pripajanje ili podjela Društva, vrši se saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima.

Odluku o statusnim promjenama Društva donosi osnivač Društva.

NAČINI PROMJENE OBLIKA DRUŠTVA

Čl.31

Društvo može promijeniti oblik u drugi oblik ako ispunjava uslove o osnivanju oblika utvrđene Zakonom o privrednim društvima.

Čl.32

Odluku o promjeni oblika Društva donosi osnivač.

PRESTANAK DRUŠTVA

Čl.33

Društvo će poslovati sve dok postoje ekonomski i zakonski uslovi za obavljanje njegove djelatnosti, a može prestati sa poslovanjem samo na način i pod uslovima zakonom propisanim.

Društvo prestaje u sljedećim slučajevima:

- 1) ako mu je izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti, zbog toga što ne ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti, a u roku određenom u izrečenoj mjeri ne ispuni te uslove, odnosno ne promjeni djelatnost,
- 2) ako prestanu da postoje prirodni i drugi uslovi za obavljanje djelatnosti,
- 3) odlukom osnivača,
- 4) ako se pravosnažnom odlukom suda utvrdi ništavnost upisa u registar,
- 5) ako ne produži registraciju saglasno zakonu,
- 6) stečajem ili likvidacijom društva,
- 7) spajanjem sa drugim društvom ili podjelom,
- 8) u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA ČOVJEKOVE SREDINE

Čl.34

Osnivač, organi i radnici Društva su dužni da organizuju obavljanje djelatnosti na način kojim se osiguravaju bezbjednost na radu kao i da preduzimaju i sprovode potrebne mjere zaštite na radu i životne sredine u skladu sa republičkim zakonima koji regulišu ovu oblast.

Društvo i dijelovi Društva su dužni da obavljaju svoje djelatnosti, čuvaju vrijednost i obezbijeduju potrebne uslove za zaštitu i unaprijeđenje čovjekove sredine i da spriječavaju uzroke i otklanjaju posljedice koje ugrožavaju prirodne i radom stvorene vrijednosti životne sredine.

IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Čl.35

Izmjene i dopune statuta mogu se vršiti u postupku i na način kao i za njegovo donošenje, odnosno od strane osnivača, a u skladu sa Odlukom o osnivanju.

Ugovor ili Odluka se prijavljuje u Centralni registar Privrednih subjekata Poreske uprave.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a počinje da proizvodi pravno dejstvo od dana registrovanja Društva u Centralni registar Privrednih subjekata Poreske uprave.

NADLEŽNO PRAVO


Na sva pitanja koja se odnose na važenje, tumačenje ili izvršenje odredba ovog Statuta, primjenjivaće se važeći propisi u Crnoj Gori.

OSNIVAČI :

DANIJEL SEKULIĆ
po specijalnom punomoćju
za ZADORIN RENAT
Br.pasoša: AC1423125

DANIJEL SEKULIĆ
po specijalnom punomoćju
za ALEXANDRA GLINENKO
Br.pasoša: 72 3357744

DANIJEL SEKULIĆ
po specijalnom punomoćju
za VALERY LITVAK
Br.pasoša: 21300499



77 ДОВЕРЕННОСТЬ

Город Москва, шестнадцатого мая две тысячи восемнадцатого года.

Я, гр. Литвак Валерий, 28 марта 1963 года рождения, место рождения: СССР, гражданство: Государство Израиль, пол: мужской, паспорт гражданина Израля 21300499, документ выдан: г. Москва 14 февраля 2014 года, зарегистрирован по месту жительства по адресу: г. Москва, Госпитальный вал, д. 5, строение 12, кв. 32, (далее именуемый Доверитель), являясь учредителем с долей капитала 5% (пять) процентов в компании «СИ ТРЕЙД» («SEA TRADE») ООО КОТОР, ул. Пут Првоборца бб. Шкаляры, Котор Черногория, зарегистрированной в ЦРПС с номером 5-0393944, ИНН: 02669935,

настоящей доверенностью уполномочиваю:

Даниела Секулича из Подгорицы, Черногория, Аеродромска улица, ИНГ: 0410983210280, („Поверенный“) от моего имени и за мой счет осуществлять следующие действия:

- подписать и подать форму PS02 в Центральный реестр хозяйствующих субъектов Черногории (далее в тексте ЦРПС), для того, чтобы Общество «СИ ТРЕЙД» («SEA TRADE») КОТОР, ИНН: 02669935 изменило Исполнительного директора и уполномоченного представителя (далее именуемое: Общество).

- подписать и предоставить новую редакцию текста Устава Общества в ЦРПС;

- подписать и подать Решение о назначении и увольнении исполнительного директора и Решение о назначении и увольнении уполномоченного представителя в ЦРПС;

- подписать и подать решение об изменении местонахождения, адреса для получения официальной почты и адреса основного места деятельности Общества в ЦРПС;

- провести всю процедуру для Общества в ЦРПС, и после регистрации получить решение об оформлении/ регистрации;

- получить печать зарегистрированного Общества.

Доверенность выдана сроком на пять лет, с правом передоверия полномочий по настоящей доверенности другим лицам.

Содержание статей 185-189 Гражданского кодекса Российской Федерации мне разъяснены.

Текст настоящей доверенности соответствует моим действительным намерениям. Мне понятны разъяснения нотариуса о правовых последствиях выдачи доверенности.

Информация, установленная нотариусом с моих слов, внесена в текст сделки верно.

Содержание настоящей доверенности доверителю зачитано вслух.

доверитель М.Валерий Литвак

Российская Федерация

Город Москва

Шестнадцатого мая две тысячи восемнадцатого года

Настоящая доверенность удостоверена мной, Король Викторией Алексеевной, нотариусом города Москвы.

Содержание доверенности соответствует волеизъявлению лица, выдавшего доверенность.


Доверенность подписана в моем присутствии.

Личность подписавшего доверенность установлена, его дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре: № 08/82-н/77-2018-8-3794.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 200 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1200 руб. 00 коп.




В.А. Король

Ja, NOTAR, **Tanja Čepić**, sa sjedištem u Podgorici, Ulica Njegoševa 3/II, potvrđujem da je ovo prepis izvorne isprave: KOPIJE PUNOMOĆJA.
Izvorna isprava ispisana je i ima 1 stranicu.
Izvornu ispravu je notaru predočila stranka DANIJEL SEKULIĆ (redacted box)
br. J39BA5702 PJ Podgorica).

Naknada za rad notara za ovjeru po tarifnom broju 7 NT u iznosu od 2,50 € sa PDV-om od 0,53 €, što predstavlja ukupno 3,03 €, naplaćena je.

CRNA GORA
OVP-2272/2018
U Podgorici, 07.06.2018. godine
TANJA ČEPIĆ
PODGORICA





PREVOD SA RUSKOG JEZIKA

77 A B 7301953

PUNOMOĆJE

Moskva, šesnaestog maja dvije hiljade osamnaeste godine

Ja, Litvak Valerij (Литвак Валерий na ruskom, prim. prev.), [redacted]
rođenja: SSSR, državljanin Države Izrael, muškog pola, pasoš državljanina Izraela 21300499, dokument je izdat u Moskvi 14. februara 2014. godine, prebivalište prijavljeno na adresi: Moskva, Hospitalnij val 5, objekat 12, stan 32, (u daljem tekstu Davalac punomoćja), budući da sam osnivač sa udjelom kapitala 5% (pet) procenata u kompaniji "SI TREJD" ("SEA TRADE) KOTOR DOO, ul. Put prvoborca bb, Škaljari, Kotor, Crna Gora, registrovanoj u CRPS pod brojem 5-0393944, PIB: 02669935, ovim punomoćjem ovlašćujem: [redacted] Danijela Sekulića iz Podgorice, [redacted] da u moje ime i za moj račun vrši sledeće radnje:

- potpiše i preda obrazac PS02 u Centralni registar privrednih subjekata Crne Gore (u daljem tekstu CRPS), kako bi Društvo "SEA TRADE" KOTOR, PIB: 02669935 promijenilo Izvršnog direktora i ovlašćenog zastupnika (u daljem tekstu: Društvo);
- potpiše i preda novu verziju teksta Statuta Društva u CRPS;
- potpiše i dostavi Odluku o postavljanju i razrješenju izvršnog direktora i Odluku o imenovanju i razrješenju ovlašćenog zastupnika u CRPS;
- potpiše i preda rješenje o promjeni sjedišta, adrese za prijem službene pošte i adrese glavnog mjesta poslovanja Društva u CRPS;
- sprovede cijelu proceduru za Društvo u CRPS, i da poslije registracije preuzme rješenje o upisu/registraciji;
- preuzme pečat registrovanog Društva.

Punomoćje je izdato na rok od pet godina, sa pravom prenosa ovlašćenja iz ovog punomoćja na druga lica.

Razjašnjen mi je sadržaj članova 185-189 Građanskog zakonika Ruske Federacije.

Tekst ovog punomoćja odgovara mojim stvarnim namjerama. Razumijem pojašnjenja notara o pravnim posljedicama davanja punomoćja.

Informacije koje je notar ustanovio na osnovu mog iskaza, tačno su unesene u tekst pravnog posla.

Sadržaj ovog punomoćja davaocu punomoćja je pročitao naglas.

davalac punomoćja Litvak Valerij (svojeručan potpis, prim. prev.)

Ruska Federacija

Moskva

Šesnaestog maja dvije hiljade osamnaeste godine

Ovo punomoćje sam ovjerila ja, Korolj Viktorija Aleksejevna, notar grada Moskve.

Sadržaj punomoćja odgovara izjavi volje lica koje je dalo punomoćje.

Punomoćje je potpisano u mom prisustvu.

Identitet potpisnika punomoćja je utvrđen, njegova radna sposobnost provjerena.

Zavedeno u registru: br. **08/82-H/77-2018-8-3794**.


Naplaćena državna taksa (prema tarifi): 200 rub. 00. kopejki

Plaćeno za pružanje usluga pravnog i tehničkog karaktera: 1200 rub. 00 kop.

V. A. Korolj

/okrugli pečat sa tekstem: A. V. KOROLJ. NOTARSKI OKRUG MOSKVA/

/svojeručan potpis, prim. prev./




ТУМАС
Tatjana Jovović

za ruski jezik, postavljena u Crnoj Gori Rješenjem ministra pravde broj: 03-745-1976/17 od 29. septembra 2017. godine, na vrijeme od pet godina, potvrđuje da je ovaj prevod vjeran originalu.

Troškovi prevoda iznose _____ €

U Podgorici, dana 23. 05. 2018



Potpis


Tatjana Jovović
Татьяна Йовович
ПЕРЕВОДЧИК

русского языка, назначенная в Черногории в соответствии с Решением министра юстиции № 03-745-1976/17 от «29» сентября 2017 года, сроком на пять лет, подтверждает, что данный перевод соответствует оригиналу.

Стоимость перевода составляет _____ €


В Подгорице, дата: _____

Печать Подпись

ДОВЕРЕННОСТЬ

город Бишкек, ул. Абдрахманова, д.166, каб.55,

Восемнадцатого мая
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ



два тысячи восемнадцатого года.
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Я, гражданин Кыргызской Республики **Задорин Ренат Митхатович**, 12.02.1966 года рождения, паспорт серии AN 1998883, выдан ИИМ 50-55, от 22.10.2010 года, общегражданский паспорт серии AC 1423125 выдан ГАИРТ от 22.10.2010 года, зарегистрированный по адресу: Кыргызская Республика, г.Бишкек, г.Бишкек, 3 мкр., д.7, кв.4, - учредитель с долей капитала 90% в компании „**SEA TRADE**“ **ООО КОТОР**, ул. Пут Првоборца бб, Шкаляры, Котор Черногория, зарегистрированный в ЦРПС с номером 5- 0393944, ИНН: 02669935, (далее по тексту Общество),

настоящей доверенностью уполномочиваю гражданина Республики Черногория **Секуличу Даниэлю (SEKULIC DANIJEL)**, 04.10.1983 года рождения, паспорт серии J39BA5702, выдан Полицейским Департаментом Подгорицы, от 16.02.2010 года, проживающего по адресу: , Черногория, Подгорицы, улица Аеродромска, представлять меня и мои интересы учредителя в государственных и негосударственных органах, организациях и учреждениях Республики Черногория, подписать от моего имени и подать форму PS02 в Центральный реестр хозяйствующих субъектов Черногории (далее в тексте ЦРПС), для того, чтобы Общество изменило Исполнительного директора и уполномоченного представителя, адрес для получения официальной почты и адрес основного места деятельности Общества; подписать от моего имени и подать пересмотренный текст Устава Общества в ЦРПС; подписать от моего имени и подать Решение о назначении и увольнении исполнительного директора и Решение о назначении и увольнении уполномоченного представителя в ЦРПС; подписать от моего имени и подать решение об изменении местонахождения, адреса для получения официальной почты и адреса основного места деятельности Общества в ЦРПС; провести всю процедуру для Общества в ЦРПС, и после регистрации получить решение об оформлении/ регистрации; получить печать зарегистрированного Общества, производить все необходимые платежи, а также совершать все иные действия и формальности, связанные с исполнением данного поручения.

Полномочия по этой доверенности не могут быть переданы другим лицам.

Доверенность выдана сроком на три года.

Подпись Задорин Ренат Митхатович

18 мая 2018 года настоящая доверенность удостоверена мной, Шакировой Асель Кененбековной - частным нотариусом Первомайского нотариального округа г. Бишкек Кыргызской Республики. Лицензия МЮ КР № 670 от 04.06.2014 года.

Доверенность подписана **Задориным Ренатом Митхатовичем** в моем присутствии. Дееспособность и правоспособность его удостоверена. Зарегистрировано в реестре. Взыскано государственной пошлины _____ сом.
Нотариус _____



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Өлкө..... *Кыргыз Республикасы*
Ушул расмий документ
2. кол коюлду (фамилиясы) *Макирова А.К.*
3. катарында чыккан *жеке нотариус*
4. мөөр/штамп менен күбөлөндүрүлгөн (мекеменин аталышы) *Биринчи иди нотариус*
нотариусдук атамас
күбөлөндүрүлдү
5. *Бишкек шаары*
6. (датасы) *21.05.2018-ж.*
7. (күбөлөндүргөн органдын аталышы).....
Чуу-Бишкек шаарынын Биринчи иди нотариус
8. № .. *2767*
9. мөөрү/.....
10. колу .. *О.К. Софонов*





PREVOD SA RUSKOG JEZIKA

PUNOMOĆJE

grad Biškek, ul. Abrahamova 166, kab. 55,
Osamnaestog maja dvije hiljade osamnaeste godine
/Grb Kirgiske Republike/ KIRGISKA REPUBLIKA

Ja, državljanin Kirgiske Republike **Zadorin Renat Mithatovič**, rođen 12. 02. 1966. godine, lična karta serije AN 1998883, izdata od strane IIM (Ministarstva unutrašnjih poslova) 50-55 dana 22. 10. 2010. godine, pasoš serije AC 1423125, izdat od strane GAIRT (Državne agencije za informacione resurse i tehnologije) dana 22. 10. 2010. godine, prijavljen na adresi: Kirgiska Republika, Biškek, 3. mikrorajon, zgrada 7. stan 4, osnivač sa udjelom kapitala 90% u kompaniji „**SEA TRADE**“ **DOO KOTOR**, ul. Put prvoborca bb, Škaljari, Kotor, Crna Gora, registrovanoj u CRPS pod brojem 5-0393944, PIB: 02669935; (dalje u tekstu Društvo);

ovim punomoćjem ovlašćujem državljanina Republike Crne Gore **Danijela Sekulića (DANIJEL SEKULIĆ)**, rođenog 04. 10. 1983. godine, pasoš serije J39BA5702, izdat od strane PJ Podgorica, datum izdavanja 16. 02. 2010. godine, nastanjen na adresi: ulica Aerodromska, Podgorica, Crna Gora,

da zastupa mene i moje interese kao osnivača pred državnim i nedržavnim organima, organizacijama i ustanovama Republike Crne Gore, da u moje ime potpiše i preda obrazac PSO2 u Centralni registar privrednih subjekata (dalje u tekstu CRPS) kako bi Društvo izvršilo promjenu Izvršnog direktora i ovlašćenog zastupnika, adresu za prijem službene pošte i adresu glavnog mjesta poslovanja Društva; da u moje ime potpiše i preda revidirani tekst Statuta Društva u CRPS; da u moje ime potpiše i preda u CRPS Odluku o imenovanju i razrješenju izvršnog direktora i Odluku o imenovanju i razrješenju ovlašćenog zastupnika; da u moje ime potpiše i preda odluku o promjeni sjedišta, adrese za prijem službene pošte i adrese glavnog mjesta poslovanja Društva, da sprovede kompletnu proceduru za Društvo u CRPS, i da poslije registracije preuzme odluku o upisu/registraciji; da vrši sva neophodna plaćanja, kao i da obavlja sve druge radnje i formalnosti u vezi sa izvršenjem ovog naloga.

Ovlašćenja iz ovog punomoćja **ne mogu biti** predata drugim licima.
Punomoćje je izdato na rok od **tri godine**.

Potpis Zadorin Zadorin Renat Mithatovič /svojeručan potpis/

18. maja 2018. godine ovo punomoćje sam ovjerila ja, Šakirova Asel Kenenbekovna, privatni notar Prvomajskog notarskog okruga u Biškeku, Kirgiska Republika. Licenca МЮ КП № 670 од 04. 06. 2014. godine.

Punomoćje je u mom prisustvu potpisao **Zadorin Renat Mithatovič**. Njegov identitet je potvrđen, radna i pravna sposobnost su provjerene.

Zavedeno u registru pod br. 2234 /Okrugli pečat notara/
Naplaćena državna taksa (nečitko, prim. prev.)
Notar /svojeručan potpis/

/Sastavni dio ovog punomoćja je i apostil na kirgiskom jeziku, na kome je pod tačkom 6. evidentan datum 21. 05. 2018, a pod tačkom 8. br. 2766, prim. prev./



TUMAČ
Tatjana Jovović

za ruski jezik, postavljena u Crnoj Gori Rješenjem ministra pravde broj: 03-745-1976/17 od 29. septembra 2017. godine, na vrijeme od pet godina, potvrđuje da je ovaj prevod vjeran originalu.

Troškovi prevoda iznose _____ €

U Podgorici, dana 28. 05. 2018.


Potpis

Татьяна Йозович
ПЕРЕВОДЧИК

русского языка, назначенная в Черногории в соответствии с Решением министра юстиции № 03-745-1976/17 от «29» сентября 2017 года, сроком на пять лет, подтверждаю, что данный перевод соответствует оригиналу.

Стоимость перевода составляет _____ €

В Подгорице, дата: _____

ПечатьПодпись

U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima Crne Gore ("Sl. list RCG", br. 06/02 od 08.02.2002, "Sl. list CG", br. 17/07 od 31.12.2007, 80/08 od 26.12.2008, 40/10 od 22.07.2010, 73/10 od 10.12.2010, 36/11 od 27.07.2011, 40/11 od 08.08.2011) i Statuta " **SEA TRADE** " društvo sa ograničenom odgovornošću, PIB: **02669935** (u daljem tekstu: Društvo), osnivači RENAT ZADORIN, Republika Kirgizija, br. pasoša: AC1423125, ALEXANDRA GLINENKO, Ruska Federacija, br. pasoša: 72 3357744, VALERY LITVAK,

 omoćnika Danijela Sekulića sa
nose

ODLUKU

o promjeni ovlašćenja izvršnog direktora Društva

Član 1.

Marija Janković sa 
obavlja funkciju izvršnog direktora Društva.

Član 2.


Izvršni direktor iz ove Odluke ima pravo da pojedinačno zastupa Društvo u svim pravnim poslovima u unutrašnjem i spoljno-trgovinskom prometu bez ograničenja.


Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

OSNIVAČI :

DANIJEL SEKULIĆ
po specijalnom punomoćju
za ZADORIN RENAT
Br.pasoša: AC1423125


DANIJEL SEKULIĆ
po specijalnom punomoćju
za ALEXANDRA GLINENKO
Br.pasoša: 72 3357744


DANIJEL SEKULIĆ
po specijalnom punomoćju
za VALERY LITVAK
Br.pasoša: 21300499



PREVOD SA RUSKOG JEZIKA

77 A B 5409454

PUNOMOĆJE

Moskva, sedamnaestog maja dvije hiljade osamnaeste godine

Ja, **Glinenko Aleksandra Viktorovna (Глиненко Александра Викторовна** na ruskom, prim. prev.), rođena 02. oktobra 1989. godine u ROSTOVU NA DONU, državljanka Ruske Federacije, ženskog pola, lična karta državljanina Ruske Federacije 45 12 928358, izdata od ODJELJENJA UFMS (Uprave Federalne migracione službe) RUSIJE ZA MOSKVU, REJON JUŽNO TUŠINO 14. februara 2013. godine, šifra sektora: 770-099, prijavljena na adresi: Rusija, Moskva, ulica Maršala Konjeva 14 (četnaest), stan 57 (pedest sedam), pasoš državljanina Ruske Federacije koji identifikuje državljanina Ruske Federacije izvan granica Ruske Federacije br. 72 3357744, izdat 02. marta 2013. godine od strane FMS 77001, rok važenja ističe 02. marta 2023. godine (u daljem tekstu Davalac punomoćja), budući da sam osnivač sa udjelom kapitala 5% (pet) procenata u kompaniji "SI TREJD" ("SEA TRADE) KOTOR DOO, ul. Put prvoborca bb, Škaljari, Kotor, Crna Gora, registrovanoj u CRPS pod brojem 5-0393944, PIB: 02669935, ovim punomoćjem ovlašćujem:

Danijela Sekulića iz Podgorice, Crna Gora,

("Punomoćnik") da u moje ime i za moj račun vrši s

- potpiše i preda obrazac PS02 u Centralni registar privrednih subjekata Crne Gore (u daljem tekstu CRPS), kako bi "SEA TRADE" KOTOR, PIB: 02669935 izvršilo promjenu Izvršnog direktora i ovlašćenog zastupnika, adresu za prijem službene pošte i adresu glavnog mjesta poslovanja Društva;
- potpiše i preda novu verziju teksta Statuta Društva u CRPS;
- potpiše i dostavi Odluku o imenovanju i razrješenju izvršnog direktora i Odluku o imenovanju i razrješenju ovlašćenog zastupnika u CRPS;
- potpiše i dostavi odluku o promjeni sjedišta, adrese za prijem službene pošte i adrese glavnog mjesta poslovanja Društva u CRPS;
- sprovede cjelokupnu proceduru za Društvo u CRPS, i da poslije registracije preuzme rješenje o upisu/registraciji;
- preuzme pečat registrovanog Društva;

Punomoćje je izdato na rok od pet godina, sa pravom prenosa ovlašćenja iz ovog punomoćja na druga lica.

Razjašnjen mi je sadržaj članova 185-189 Građanskog zakonika Ruske Federacije.

Tekst ovog punomoćja odgovara mojim stvarnim namjerama. Razumijem pojašnjenja notara o pravnim posljedicama davanja punomoćja.

Informacije koje je notar ustanovio na osnovu

(Kraj strane originala)

77 A B 5409455

mog iskaza, tačno su unesene u tekst pravnog posla.

Sadržaj ovog punomoćja davaocu punomoćja je pročitao naglas.

Davalac punomoćja Glinenko Aleksandra Viktorovna (svojeručan potpis, prim. prev.)

Ruska Federacija

Moskva

Sedamnaestog maja dvije hiljade osamnaeste godine

Ovo punomoćje sam ovjerila ja, Kondrušina Ljudmila Vladimirovna, privremeni vršilac dužnosti notara grada Moskve Luščikove Irine Anatoljevne.

Sadržaj punomoćja odgovara izjavi volje lica koje je dalo punomoćje.



PREVOD SA RUSKOG JEZIKA

Notarijski zapisnik punomoćja je utvrđen, njegova radna sposobnost provjerena.

Zavedeno u registru: br. 77/334-H/77-2018-13-102.

Naplaćena državna taksa (prema tarifi): 200 rub. 00. kopejki

Plaćeno za pružanje usluga pravnog i tehničkog karaktera: 1200 rub. 00 kop.

L. V. Kondrušina

/okrugli pečat sa tekstem: NOTAR I. A. LUŠCIKOVA. NOTARSKI OKRUG MOSKVA//svojeručan potpis, prim. prev./

/okrugli pečat sa tekstem: NOTAR I. A. LUŠCIKOVA. NOTARSKI OKRUG MOSKVA, prošiven plavom trakom i sa nalijepljenim crvenim žigom/

Ukupno prošiveno, numerisano i ovjereno pečatom 2 lista.

Potpis privremenog vršioca dužnosti notara, svoj potpis - prim. prev.

T-J



TUMAČ
Tatjana Jovović

za ruski jezik, postavljena u Crnoj Gori Rješenjem ministra pravde broj: 03-745-1976/17 od 29. septembra 2017. godine, na vrijeme od pet godina, potvrđuje da je ovaj prevod vjeran originalu.

Трошак превода износи _____ €
23.05.2018.


Potpis

TUMAČ
PEREVOĐNIK RUSKOG JEZIKA
Tatjana Jovović

Татьяна Йовович
ПЕРЕВОДЧИК

русского языка, назначенная в Черногории в соответствии с Решением Министра юстиции № 03-745-1976/17 от «29» сентября 2017 года, сроком на пять лет, подтверждает, что данный перевод соответствует оригиналу.

Стоимость перевода составляет _____ €

В Подгорице, дата: _____

_____ Подпись

Печать

77 A B 5409454

PUNOMOĆJE

Grad Moskva, sedamnaestog maja dvije
hiljade osamnaeste godine

Ja Glinenko Alexandra Viktorovna, rođena

02. marta 1989. godine u BOSTOVU NA

D

ž

Federacije broj 45 12 928358, izdata od
ODJELJENJA UFMS RUSIJE ZA GRAD

(pedeset sedam), pasoš državljanina Ruske
Federacije br. 72 3357744, izdat 02. marta 2013.
godine od FMS 77001, sa rokom važnosti do 02.
marta 2023. godine (u daljem tekstu: Davalac
punomoćja), osnivač sa udjelom od 5% (pet) u
kompaniji „SEA TRADE“ d.o.o. KOTOR, Crna
Gora, ul. Put Prvoborca bb, Škaljari, Kotor,
Crna Gora, registrovane kod CRPS pod brojem
5-0393944, sa PIB-om 02669935, ovim
punomoćjem ovlašćujem:

Danijela Sekulića iz Podgorice, Crna Gora,

- potpiše i preda obrazac PS02 Centralnom
Registru Privrednih subjekata, Crne Gore (u
daljem tekstu CRPS) kako bi „SEA

ДОВЕРЕННОСТЬ

Город Москва, семнадцатого мая две
тысячи восемнадцатого года.

Я, гр. Глиненко Александра Викторовна,

Конева, дом 14 (четырнадцать), квартира 57
(пятьдесят семь), паспорт гражданина
Российской Федерации, удостоверяющий
личность гражданина Российской
Федерации за пределами Российской
Федерации № 72 3357744, выданный 02
марта 2013 года ФМС 77001, дата окончания
срока: 02 марта 2023 года (далее именуемая
Доверитель), являясь учредителем с долей
капитала 5% (пять) процентов в компании
«СИ ТРЕЙД» («SEA TRADE») ООО,
КОТОР, ул. Пут Првоборца бб, Шкаляры,
Котор Черногория, зарегистрированной в
ЦРПС с номером 5-0393944, ИНН:
02669935, настоящей доверенностью
уполномочиваю:

Данисла Секулича из Подгорицы,

г. Моск-

TRADE" KOTOR, PIB-om 02669935 izvršib promjenu izvršnog direktora i ovlašćenog zastupnika, sjedišta adrese za prijem službene pošte i adrese glavnog mjesta poslovanja Društva

- potpiše i preda prečišćeni tekst Statuta društva u CRPS ;
- potpiše i preda Odluku o imenovanju i razrešenju izvršnog direktora i Odluku o imenovanju i razrešenju ovlašćenog zastupnika u CRPS
- potpisati i dostaviti odluku o promjeni sjedišta, adrese za dobijanje službene pošte i adrese sjedišta Društva za obavljanje osnovne djelatnosti u CRPS;
- sprovede cjelokupnu proceduru za Društvo u CRPS, kao i da po izvršenoj registraciji preuzme riješenje o upisu/registraciji;
- preuzeti pečat registrovanog Društva.

Ovo punomoćje važi pet godina, sa pravom ustupanja ovlašćenja po ovom punomoćju na druga lica.

Sadržaj članaka 185-189 Građanskog zakonika Ruske Federacije mi je pojašnjen.

Tekst ovog punomoćja odgovara mojim namjerama. Shvatila sam pojašnjenja notara o pravnim posljedicama punomoćja.

Informacije koje je notar ustanovio na osnovu

- подписать и подать форму PS02 в Центральный реестр хозяйствующих субъектов Черногории (далее в тексте ЦРПС), для того, чтобы Общество «СИ ТРЕЙД», КОТОР, ИНН: 02669935, изменило Исполнительного директора и уполномоченного представителя, адрес для получения официальной почты и адрес основного места деятельности Общества;
- подписать и предоставить новую редакцию текста Устава Общества в ЦРПС;
- подписать и подать Решение о назначении и увольнении исполнительного директора и Решение о назначении и увольнении уполномоченного представителя в ЦРПС;
- подписать и подать решение об изменении местонахождения, адреса для получения официальной почты и адреса основного места деятельности Общества в ЦРПС;
- провести всю процедуру для Общества в ЦРПС, и после регистрации получить решение об оформлении/ регистрации;
- получить печать зарегистрированного Общества;

Доверенность выдана сроком на пять лет, с правом на передоверие полномочий по настоящей доверенности другим лицам.

Содержание статей 185-189 Гражданского кодекса Российской

77 А В 5409455

mojeg iskaza unesene su u tekst pravnog
posla vjerno. Sadržaj ovog punomoćja
davaocu punomoćja je pročitan na glas.

Федерации мне разъяснены.

Текст настоящей доверенности
соответствует моим действительным
намерениям. Мне понятны разъяснения
нотариуса о правовых последствиях выдачи
доверенности.

Информация, установленная
нотариусом с моих слов, внесена в текст
сделки верно.

Содержание настоящей доверенности
доверителю зачитано вслух.

Доверитель/ Davačac punomoćja

Тимченко Александра Викторовна

Российская Федерация

88-

Город Москва

Семнадцатого мая две тысячи восемнадцатого года

Настоящая доверенность удостоверена мной, Кондрушиной Людмилой Владимировной,
временной исполняющей обязанности нотариуса города Москвы Лушиковой Ирины
Анатольевны.

Содержание доверенности соответствует волеизъявлению лица, выдавшего
доверенность.

Доверенность подписана в моем присутствии.

Личность подписавшего доверенность установлена, его дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре: № 771334-н/77-2018-13-102.


Взыскано по тарифу: 200 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1200 руб.00 коп.



[Handwritten signature]

Л.В. Кондрушина



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 2 листов.


ВРИО *Молдыр-Уса*

Ja, NOTAR, **Tanja Čepić**, sa sjedištem u Podgorici, Ulica Njegoševa 3/II, potvrđujem da je ovo prepis izvorne isprave: KOPIJE PUNOMOĆJA.
Izvorna isprava ispisana je i ima 4 stranice.
Izvornu ispravu je notaru predočila stranka DANIJEL SEKULIĆ, P[RE] [REDACTED] br. J39BA5702 PJ Podgorica).

Naknada za rad notara za ovjeru po tarifnom broju 7 NT u iznosu od 3,75 €, i troškovi u iznosu od 1,00 € sa PDV-om od 1,00 €, što predstavlja ukupno 5,75 €, naplaćena je.

CRNA GORA
OVP-2271/2018
U Podgorici, 07.06.2018. godine
NOTAR
TANJA ČEPIĆ
PODGORICA

30 Notar
TANJA ČEPIĆ
Tanja Čepić
Tanja Čepić
CRNA GORA
PODGORICA





15. 12. 2016
Lashmanova

CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj: 5 - 0393944 / 010

U Podgorici, dana 09.12.2016.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11), rješavajući po prijavi za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" KOTOR, broj 244816 podnijetoj dana 06.12.2016 u 11:01:22, preko

Ime i prezime: ANASTASIYA LASHMANOVA



RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" KOTOR - registarski broj 5 - 0393944, PIB 02669935 , i to:

Statut:

Briše se: Statut od 17.10.2016

Registruje se - upisuje se: Statut od 05.12.2016

Osnivač:

Briše se: VICTOR GLINENKO
MB/JMBG/BR.PASOŠA: 71 2327761
Udio: 5%

Registruje se - upisuje se: ALEXANDRA GLINENKO
MB/JMBG/BR. PASOŠA: 72 3357744



FEDERACIJA
Udio: 5%

Ovlašćeni zastupnik:

Briše se: VICTOR GLINENKO
JMBG/BR.PASOŠA: 71 2327761

Registruje se - upisuje se: ALEXANDRA GLINENKO

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno
Ovlašćen da djeluje: Pojedinačno

Obrazloženje

Podnosilac je dana 06.12.2016 u 11:01:22 podnio prijavu za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću SEA TRADE. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je članom 87 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11).

Sam. savjetnik III

Sanja Novičević
Sanja Novičević

M.P.

Pomoćnik direktora

Blagojević
Blagojević

Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8,00 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa 832-3161-26-Administrativna taksa.



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0393944 / 009
PIB: 02669935

Datum registracije: 12.07.2007.
Datum promjene podataka: 24.10.2016.

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" KOTOR

Broj važeće registracije: /009

Skraćeni naziv: SEA TRADE
Telefon:
eMail:
Datum zaključivanja ugovora: 04.07.2007.
Datum donošenja Statuta: 04.07.2007. Datum promjene Statuta: 17.10.2016.
Adresa glavnog mjesta poslovanja: PUT PRVOBORCA BB ŠKALJARI KOTOR
Adresa za prijem službene pošte: PUT PRVOBORCA BB ŠKALJARI KOTOR
Adresa sjedišta: PUT PRVOBORCA BB ŠKALJARI KOTOR
Pretežna djelatnost: 5510 Hoteli i sličan smještaj
Oblavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA
Oblik svojine: Privatna
Porijeklo kapitala: Strani
Upisani kapital: 0,00Euro (Novčani Euro, nenovčani Euro)

~~05.12.16.~~

OSNIVAČI:

VALERY LITVAK 21300499

Uloga: Osnivač

Udio: 5%

Adresa: IZRAEL

*PO pravo
A. Litvak*

VICTOR GLINENKO

Uloga: Osniva

Udio: 5%

VALERY ZADORIN 75

Uloga: Osniva

Udio: 60%

PAVEL ZADORIN 75

Uloga: Osniva

Udio: 30%

LICA U DRUŠTVU:

VALERY LITVAK 2130

Adresa: IZRAEL

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

ANASTASIYA LASHMANOVA FB400908

Adresa:

Uloga:

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

ANASTASIYA LASHMANOVA FB4000908

Adresa:

Uloga:

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

VICTOR GLINENKO 71 2327761

Adresa:

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

PAVEL ZADORIN 75 1983615

Adresa:

Uloga:

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

VALERY ZADORIN 75 0696100

Adresa:

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

Izdato: 06.12.2016 godine u 10:58h

MP

Pomoćnik direktora

Veljko Blagojević



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 244816

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je ANASTASIYA LASHMANOVA dostavio-la dokument za Promjena društva sa ograničenom odgovornošću – DOO - SEA TRADE - DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU iz KOTOR, registarski broj:50393944 sa sljedećim prilogima:

Odluka o izmjeni Statuta

Ugovor o prenosu udjela

Kopija pasoša

Dokaz o uplaćenju naknadi za objavljivanje podataka u "Službenom listu Crne Gore"

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Punomoćje

Obrazac

Statut društva

Datum prijema dokumentacije: 6.12.2016. god.

Podgorica, dana: 6.12.2016. god.

Dokument primio/la

Milan Zvicer, Samostalni referent

M.P.

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:



Zastupnika



Punomoćnika

JMB:

FB400908

Država:

UKRAINA

Ime i prezime:

ANASTASIYA LASHMANOVA

Opština:

KIEV

Telefon:

e-mail:



Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt

Matični broj:

02669935

Registarski broj:

5-0393944/008

Puni naziv:

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU „SEA TRADE“ D.O.O. KOTOR

1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja



OD



KD



AD



DOO



NVO



Ustanova



Zadruga



Ostali

1.2. Puni naziv:

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU „SEA TRADE“ D.O.O. KOTOR

*ukoliko je promjen puni naziv izvršice se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv:

„SEA TRADE“ D.O.O. KOTOR

1.4. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

05.12.2016

1.5. Podaci o Ugovoru / odluci
o osnivanju:

Datum zaključenja/donošenja:

05.12.2016

2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opština

KOTOR

2.2. Mjesto:

ŠKALJARI

2.3. Ulica:

PUT PRVOBORCA BB

2.4. Broj:

3. NOVA ADRESA ZA PRUEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država

CRNA GORA

3.2. Opština

KOTOR

3.3. Mjesto:

ŠKALJARI

3.4. Ulica:

PUT PRVOBORCA BB

3.5. Broj:

4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine



*ukoliko je označena promjena opštine izvršice se i preregistracija u Poreskom registru

4.2. Opština

KOTOR

4.3. Mjesto:

ŠKALJARI

4.4. Ulica:

PUT PRVOBORCA BB

4.5. Broj:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:




5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA

5.1. Datum rješenja:

5.2. Broj rješenja:

*popunjava se samo ukoliko registraciji u CRPS prethodi registracija kod drugog državnog organa

6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST

5 5 . 1 0

HOTELI I SLIČAN SMJEŠTAJ

7. NOVI OBLIK SVOJINE

 bez oznake svojine
 privatna
 zadružna
 dva ili više oblika svojine
 državna

8. PROMIENA KONTAKT INFORMACIJA

8.1. Telefon:

+	382	6	7	/	8	7	1	1	1	3
+	382			/						
+	382			/						

8.2. Fax:

+	382			/						
---	-----	--	--	---	--	--	--	--	--	--

8.3. E-mail:

LASHMANOVA.A@GMAIL.COM

8.4. Adresa internet stranc:

www.

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:




9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

Povećanje
 Smanjenje

Osnovni kapital:	Prije promjene	Iznos promjene	Nakon promjene
Ukupno (novčani+nenovčani):	10.000,00 €	€	€
<input checked="" type="checkbox"/> novčani – iznos:	€	€	€
<input type="checkbox"/> nenovčani – iznos:	€	€	€

10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

Prestanak Regstruje se Mijenja se udio

10.1. Status:

Osnivač Član DOO Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*upisati status

10.2. MB / JMB:

75 1673699

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša
za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

10.3. Naziv / Ime i prezime:

VALERY ZADORIN

10.4. Sjedište / Adresa:

Država



Opština

Ulica:

10.5. Udio

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka

Potpis podnosioca:

9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

Povećanje
 Smanjenje

Osnovni kapital:	Prije promjene	Iznos promjene	Nakon promjene
Ukupno (novčani+nenovčani):	10.000,00 €	€	€
<input checked="" type="checkbox"/> novčani – iznos:	€	€	€
<input type="checkbox"/> nenovčani – iznos:	€	€	€

10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

Prestanak Regstruje se Mijenja se udio

10.1. Status:

Osnivač Član DOO Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*upisati status

10.2. MB / JMB:

75 1983615

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša
za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

10.3. Naziv / Ime i prezime:

PAVEL ZADORIN

10.4. Sjedište / Adresa:

Država


Opština

Ulica:

10.5. Udio

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:




9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

Povećanje
 Smanjenje

Osnovni kapital:	Prije promjene	Iznos promjene	Nakon promjene
Ukupno (novčani+nenovčani):	10.000,00 €	€	€
<input checked="" type="checkbox"/> novčani – iznos:	€	€	€
<input type="checkbox"/> nenovčani – iznos:	€	€	€

10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

Prestanak Regstruje se Mijenja se udio

10.1. Status:

Osnivač Član DOO Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*upisati status

10.2. MB / JMB:

21300499

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša
za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

10.3. Naziv / Ime i prezime:

VALERY LITVAK

10.4. Sjedište / Adresa:

Država

Opština

Ulica:

10.5. Udio

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:




9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

Povećanje
 Smanjenje

Osnovni kapital:	Prije promjene	Iznos promjene	Nakon promjene
Ukupno (novčani+nenovčani):	10.000,00 €	€	€
<input checked="" type="checkbox"/> novčani – iznos:	€	€	€
<input type="checkbox"/> nenovčani – iznos:	€	€	€

X 10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

Prestanak Regstruje se Mijenja se udio

10.1. Status:

Osnivač Član DOO Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*upisati status

10.2. MB / JMB:

71 2327761

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša
za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

10.3. Naziv / Ime i prezime:

VICTOR GLINENKO

10.4. Sjedište / Adresa:

Država

Opština

Ulica:

10.5. Udio

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:




9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

Povećanje
 Smanjenje

Osnovni kapital:	Prije promjene	Iznos promjene	Nakon promjene
Ukupno (novčani+nenovčani):	10.000,00 €	€	€
<input checked="" type="checkbox"/> novčani – iznos:	€	€	€
<input type="checkbox"/> nenovčani – iznos:	€	€	€

X 10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

Prestanak Regstruje se Mijenja se udio

10.1. Status:

Osnivač Član DOO Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*upisati status

10.2. MB / JMB:

72 3357744

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša
za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

10.3. Naziv / Ime i prezime:

ALEXANDRA GLINENKO

10.4. Sjedište / Adresa:

Država

Opština

Ulica:

10.5. Udio

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:




11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora
 Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

75 1673699

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

VALERY ZADORIN

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.5. Ovlaštenja u pr

- neograni

12.6. Ovlašćen da dje

- Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora
 Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

75 1983615

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

PAVEL ZADORIN

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.5. Ovlaštenja u promet

-
- neograničena

12.6. Ovlašćen da djeluje

-
- Pojedinačno
-
- Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponudnog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora
 Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

21300499

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

VALERY LITVAK

12.4. Adresa:

Država:

Opština:

Ulica:

12.5. Ovlašćenje

ne

12.6. Ovlašćen da djeluje

Pojedinačno

Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

X 12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora
 Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

71 2327761

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

VICTOR GLINENKO

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.5. Ovlaštenja u pron

- neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

X 12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora
 Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

72 3357744

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

ALEXANDRA GLINENKO

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.5. Ovlaštenja u pr

- neogran

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis: *[Signature]*

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: *[Signature]*



11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora
 Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

FB 400908

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

ANASTASIYA LASHMANOVA

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.5. Ovlaštenja u

-
- neograničeno

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

-
- Pojedinačno
-
- Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

 Odbor direktora Upravni odbor Skupština Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

 Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

 Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

FB 400908

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

ANASTASIYA LASHMANOVA

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.5. Ovlaštenja u prometu

 neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

 Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:




13. OSTALE REGISTRACIJE

Osim postojeće registracije u CRPS-u izvršiti i registracije u:

13.1. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



Saglasno Zakonu o privrednim društvima (Sl. list CG 06/02, 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11) PAVEL ZADORIN, Ruska Federacija, br. pasoša: 75 1983615, ALEXANDRA GLINENKO, Ruska Federacija, br. pasoša: 72 3357744, VALERY LITVAK, Izrael, br.pasoša: 21300499 i VALERY ZADORIN, Ruska Federacija, br.pasoša: 75 1673699 u svojstvu osnivača, dana 05.12.2016. godine donose:

O D L U K U

DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" D.O.O. KOTOR

I

RAZRJEŠAVA SE GLINENKO VICTOR iz Ruske Federacije, sa pasošem br. 71 2327761, sa funkcije Ovlašćenog zastupnika društva „SEA TRADE“ D.O.O. – KOTOR.

Glinenko Victor će prestati biti Ovlašćeni zastupnik društva „SEA TRADE“ D.O.O. – KOTOR.

II

Osnivači ovom odlukom IMENUJU GLINENKO ALEXANDRA, iz Ruske Federacije, pasoš br. 72 3357744 za Ovlašćenog zastupnika društva „SEA TRADE“ D.O.O. – KOTOR, počev od 05.12.2016. godine.

III


Zadužuju se stručne službe Društva za sprovođenje ove Odluke

U Kotoru, 05.12.2016 godine



Osnivači:


LASHMANOVA ANASTASIYA
po punomoćju br. 77 AV(AB)0202515
za PAVEL ZADORIN
br. pasoša: 75 1983615


LASHMANOVA ANASTASIYA

po punomoćju br. 77 AV (AB)0202513
za ALEXANDRA GLINENKO
br.pasoša: 72 3357744



Lashmanova
LASHMANOVA ANASTASIYA
po punomoćju br. 77 AV (AB)2849110
za VALERY LITVAK
Br.pasoša: 21300499

Lashmanova
LASHMANOVA ANASTASIYA
po punomoćju br. 77 AV (AB)0202514
za VALERY ZADORIN
br.pasoša: 75 1673699

Saglasno Zakonu o privrednim društvima (Sl. list CG 06/02, 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11) PAVEL ZADORIN, Ruska Federacija, br. pasoša: 75 1983615, ALEXANDRA GLINENKO, Ruska Federacija, br. pasoša: 72 3357744, VALERY LITVAK, Izrael, br.pasoša: 21300499 i VALERY ZADORIN, Ruska Federacija, br.pasoša: 75 1673699 u svojstvu osnivača, dana 05.12.2016. godine donose:

O D L U K U

O IZMJENI STATUTA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU " SEA TRADE " D.O.O. KOTOR

Shodno donešenim odlukama od 05.12.2016. godine mijenja se Statut Društva sa ograničenom odgovornošću " SEA TRADE " Kotor :

1.Mijenja se član 9. Društva sa ograničenom odgovornošću " SEA TRADE " Kotor: tako da će umjesto do sada važećeg člana 9. biti na snazi novi član 9. koji glasi:

Početni kapital DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU „SEA TRADE“ d.o.o. KOTOR utvrđen je Ugovorom o osnivanju Društva i iznosi 10.000,00€ i sastoji se od novčanih uloga vlasnika udjela Društva.

Sticanjem udjela Osnivači postaju vlasnici udjela Društva.

Srazmjerno uplaćenom odnosno unijetom ulogu, a u odnosu na ukupan kapital, vlasnici udjela stižu udjele u Društvu koji procentualno iznose:

- VALERY ZADORIN 60%
- PAVEL ZADORIN 30%
- VALERY LITVAK 5%
- ALEXANDRA GLINENKO 5%

2.Mijenja se član 8. Društva sa ograničenom odgovornošću " SEA TRADE " Kotor: tako da će umjesto do sada važećeg člana 8. biti na snazi novi član 8. koji glasi:

Vlasnici udjela u Društvu su:

- PAVEL ZADORIN, Ruska Federacija, br.pasoša: 75 1983615,
- ALEXANDRA GLINENKO, Ruska Federacija, br.pasoša: 72 3357744, apt.80, Moskva,br
- VALERY LITVAK, Izrael, br.pasoša: 21300499,
- VALERY ZADORIN, Ruska Federacija, br.pasoša: 75 1673699

Sve ostale odredbe Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću " SEA TRADE " KOTOR ostaju važeće i neizmijenjene.

U Kotor, 05.12. 2016.godine



Osnivači:

**LASHMANOVA
ANASTASIYA**

**po punomoćju br. 77 AV(AB)0202515
za ZADORIN PAVEL
Br.pasoša: 75 1983615**

**LASHMANOVA
ANASTASIYA**

**po punomoćju br. 77 AV(AB)0202513
za ALEXANDRA GLINENKO
Br.pasoša: 72 3357744**

**LASHMANOVA ANASTASIYA
po punomoćju br. 77 AV(AB)2849110
za VALERY LITVAK
Br.pasoša: 21300499**

**LASHMANOVA ANASTASIYA
po punomoćju br. 77 AV(AB)0202514
za VALERY ZADORIN
Br.pasoša: 75 1673699**

Saglasno Zakonu o privrednim društvima (Sl. list CG 06/02, 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11) PAVEL ZADORIN, Ruska Federacija, br. pasoša: 75 1983615, ALEXANDRA GLINENKO, Ruska Federacija, br. pasoša: 72 3357744, VALERY LITVAK, Izrael, br.pasoša: 21300499 i VALERY ZADORIN, Ruska Federacija, br.pasoša: 75 1673699 u svojstvu osnivača, dana 05.12.2016. godine donose:

S T A T U T

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE " KOTOR

FIRMA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Čl.1

Društvo će poslovati pod firmom: **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" KOTOR**

Skraćeni naziv firme je: "SEA TRADE " DOO

Čl.2

Osnivači su saglasno Zakonu o privrednim društvima zaključili dana 01.08.2007 godine Ugovor o osnivanju Društva.

Čl.3

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

Čl.4

Firmu i sjedište Društva osnivač može mijenjati sopstvenom odlukom, koja mora biti prijavljena Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.

Čl.5

Sjedište Društva sa ograničenom odgovornošću " SEA TRADE " Kotor je:

Put Prvoborca bb, Škaljari, Kotor

Firmu i sjedište može mijenjati osnivači.

Adresa Društva za zvanične dopise je: Put Prvoborca bb, Škaljari, Kotor

Promjena firme i sjedišta se prijavljuje Centralnom registru Privrednih subjekata poreske uprave u Podgorici.

Društvo će u svom radu koristiti puni i skraćeni naziv firme, zavisno od potrebe.

Čl.6

Društvo ima svoj pečat, koji je okruglog oblika, prečnika 4cm, sa tekstom po obodu:

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" KOTOR

Pečat je pisan latinicom.

Društvo ima svoj štambilj, koji je pravougaonog oblika, sa tekstom po gornjoj ivici

"SEA TRADE" DOO.

U sredini je oznaka «Broj», a pri dnu je oznaka Podgorica, i crtica za upis datuma i riječ godina. Štambilj je pisan latinicom.

DJELATNOST DRUŠTVA

Čl.7

Djelatnost Društva obuhvata:

GRAĐEVINARSTVO

- 41.10 Razrada građevinskih projekata
- 41.20 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
- 42.11 Izgradnja puteva i autoputeva
- 42.12 Izgradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica
- 42.13 Izgradnja mostova i tunela
- 42.21 Izgradnja cjevovoda
- 42.22 Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova
- 42.91 Izgradnja hidro objekata
- 42.99 Izgradnja ostalih građevina, na drugom mjestu nepomenutih
- 43.11 Rušenje objekata
- 43.12 Pripremna gradilišta
- 43.13 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
- 43.21 Postavljanje električnih instalacija
- 43.22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, klimatizacionih sistema i sistema za grijanje
- 43.29 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu
- 43.31 Malterisanje
- 43.32 Ugradnja stolarije
- 43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga
- 43.34 Bojenje i zastakljivanje
- 43.39 Ostali završni radovi
- 43.91 Krovni radovi
- 43.99 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi

TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO; POPRAVKA MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA

- 45.11 Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima
- 45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima
- 45.20 Održavanje i popravka motornih vozila
- 45.31 Trgovina na veliko djelovima i opremom za motorna vozila
- 45.32 Trgovina na malo djelovima i opremom za motorna vozila
- 45.40 Trgovina motociklima, djelovima i priborom, održavanje i popravka motocikala
- 46.11 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda

- 46.12 Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija
- 46.13 Posredovanje u prodaji drvene građe i građevinskog materijala
- 46.14 Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona
- 46.15 Posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe
- 46.16 Posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, krzna, obuće i predmeta od kože
- 46.17 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
- 46.18 Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda
- 46.19 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
- 46.21 Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, sjemenjem i hranom za životinje
- 46.22 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama
- 46.23 Trgovina na veliko životinjama
- 46.24 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom
- 46.31 Trgovina na veliko voćem i povrćem
- 46.32 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
- 46.33 Trgovina na veliko mlječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima
- 46.34 Trgovina na veliko pićem
- 46.35 Trgovina na veliko, duvanskim proizvodima
- 46.36 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima
- 46.37 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaoom i začinicima
- 46.38 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribe, ljuskare i mekušce
- 46.39 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duvanom
- 46.41 Trgovina na veliko tekstilom
- 46.42 Trgovina na veliko odjećom i obućom
- 46.43 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
- 46.44 Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje
- 46.45 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
- 46.46 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima
- 46.47 Trgovina na veliko namještajem, tepisima i opremom za osvjjetljenje
- 46.48 Trgovina na veliko satovima i nakitom
- 46.49 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
- 46.51 Trgovina na veliko kompjuterima, kompjuterskom opremom i softverima
- 46.52 Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim djelovima i opremom
- 46.61 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i proborom
- 46.62 Trgovina na veliko alatnim mašinama
- 46.63 Trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama
- 46.64 Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivenje i pletjenje
- 46.65 Trgovina na veliko kancelarijskim namještajem
- 46.66 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
- 46.69 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom
- 46.71 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
- 46.72 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
- 46.73 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
- 46.74 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grijanje
- 46.75 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
- 46.76 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
- 46.77 Trgovina na veliko otpacima i ostacima
- 46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko
- 47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duvanom
- 47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama

- 47.21 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama
- 47.22 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama
- 47.23 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.24 Trgovina na malo hljebom, tjesteninama, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.25 Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.26 Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama
- 47.29 Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.30 Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.41 Trgovina na malo kompjuterima, perifernim jedinicama i softverom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.42 Trgovina na malo telekomunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.43 Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.51 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.52 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.53 Trgovina na malo tepisima, zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.54 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.59 Trgovina na malo namještajem, opremom za osvjetljavanje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.61 Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.62 Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.63 Trgovina na malo muzičkim i video zapisima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.64 Trgovina na malo sportskom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.65 Trgovina na malo igrama i gračkama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.71 Trgovina na malo odjećom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.72 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama
- 47.73 Trgovina na malo farmaceutskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama – apotekama
- 47.74 Trgovina na malo medicinskim i ortopedskim pomagalicama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.75 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.76 Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, đubrivima, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama
- 47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.78 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.79 Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama
- 47.81 Trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima na tezgama i pijacama
- 47.82 Trgovina na malo tekstilom, odjećom i obućom na tezgama i pijacama
- 47.89 Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama
- 47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta
- 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgama i pijaca

SAOBRAĆAJ I SKLADIŠTENJE

- 49.10 Željeznički prevoz putnika, međumjesni
- 49.20 Željeznički prevoz tereta
- 49.31 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika
- 49.32 Taksni prevoz
- 49.39 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju
- 49.41 Drumski prevoz tereta
- 49.42 Usluge preseljenja
- 49.50 Cjevovodni transport
- 50.10 Pomorski i priobalni prevoz putnika

- 50.20 Pomorski i priobalni prevoz tereta
- 50.30 Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima
- 50.40 Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima
- 51.10 Vazdušni prevoz putnika
- 51.21 Vazdušni prevoz tereta
- 51.22 Vazdušni saobraćaj
- 52.10 Skladištenje
- 52.21 Uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju
- 52.22 Uslužne djelatnosti u vodenom saobraćaju
- 52.23 Uslužne djelatnosti u vazdušnom saobraćaju
- 52.24 Manipulacija teretom
- 52.29 Ostale prateće djelatnosti u saobraćaju
- 53.10 Poštanske aktivnosti
- 53.20 Ostale poštanske i kurirske aktivnosti

USLUGE SMJEŠTAJA I ISHRANE

55.10 Hoteli i sličan smještaj

- 55.20 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak
- 55.30 Djelatnost kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice
- 55.90 Ostali smještaj
- 56.10 Djelatnost restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata
- 56.21 Katering (dostava pripremljene hrane)
- 56.29 Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane
- 56.30 Usluge pripremanja i posluživanja pića

INFORMISANJE I KOMUNIKACIJE

- 58.11 Izdavanje knjiga
- 58.12 Izdavanje imenika i adresara
- 58.13 Izdavanje novina
- 58.14 Izdavanje časopisa i periodičnih izdanja
- 58.19 Ostala izdavačka djelatnost
- 58.21 Izdavanje kompjuterskih igara
- 58.29 Izdavanje ostalih softvera
- 59.11 Proizvodnja filmova, video-zapisa i televizijskog programa
- 59.12 Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, video-filmova i televizijskog programa
- 59.13 Distribucija filmova, video-filmova i televizijskog programa
- 59.14 Djelatnost prikazivanja filmova
- 59.20 Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike
- 60.10 Emitovanje radio-programa
- 60.20 Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa
- 61.10 Kablovske telekomunikacije
- 61.20 Bežične telekomunikacije
- 61.30 Satelitska telekomunikacija
- 61.90 Ostale telekomunikacione djelatnosti
- 62.01 Kompjutersko programiranje
- 62.02 Konsultantske djelatnosti u oblasti informacione tehnologije
- 62.03 Upravljanje kompjuterskom opremom
- 62.09 Ostale usluge informacione tehnologije
- 63.11 Obrada podataka, smještanje aplikacija i pružanje aplikativnih usluga i sl.

63.12 Uslužne internet stranice (web portal)
63.91 Djelatnost novinskih agencija

POSLOVANJE NEKRETNINAMA

68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
68.31 Djelatnost agencija za nekretnine
68.32 Upravljanje nekretninama uz naknadu

STRUČNE, NAUČNE I TEHNIČKE DJELATNOSTI

69.10 Pravni poslovi
69.20 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi i poresko savjetovanje
70.10 Upravljanje privrednim subjektom
70.21 Djelatnost komunikacija i odnosa sa javnošću
70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem
71.11 Arhitektonska djelatnost
71.12 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
71.20 Tehničko ispitivanje i analize
72.11 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji
72.19 Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i inženjerskim naukama
72.20 Istraživanje i razvoj u društvenim i humanističkim naukama
73.11 Djelatnost reklamnih agencija
73.12 Medijsko predstavljanje
73.20 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
74.10 Specijalizovane dizajnerske djelatnosti
74.20 Fotografske usluge
74.30 Prevođenje i usluge tumača
74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti
75.00 Veterinarska djelatnost

ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DJELATNOSTI

77.11 Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila
77.12 Iznajmljivanje i lizing kamiona
77.21 Iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport
77.22 Iznajmljivanje video-kaseta i kompakt-diskova
77.29 Iznajmljivanje i lizing ostalih predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu
77.31 Iznajmljivanje i lizing poljoprivrednih mašina i opreme
77.32 Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo
77.33 Iznajmljivanje i lizing kancelarijskih mašina i kancelarijske opreme (uključujući kompjutere)
77.34 Iznajmljivanje i lizing opreme za vodeni transport
77.35 Iznajmljivanje i lizing opreme za vazdušni transport
77.39 Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara
77.40 Lizing intelektualne svojine i sličnih proizvoda, izuzev autorskih prava
78.10 Djelatnost agencija za zapošljavanje
78.20 Djelatnost agencija za privremeno zapošljavanje
78.30 Ostalo ustupanje ljudskih resursa
79.11 Djelatnost putničkih agencija
79.12 Djelatnost tur-operatora
79.90 Ostale usluge rezervacije i djelatnosti povezane s njima

Pored aktivnosti navedenih u ovom članu, Društvo će se baviti i spoljnotrgovinskim prometom i to prometom roba i usluga za koje je registrovano u unutrašnjem prometu.

OSNOVNA DJELATNOST DRUŠTVA JE:

55.10 Hoteli i sličan smještaj

Djelatnosti Društva može da promjeni osnivač odlukom koja mora biti prijavljena u Centralni registar Privrednih subjekata Poreske uprave.

OSNIVAČI ODNOSNO ČLANOVI DRUŠTVA

(u daljem tekstu: vlasnici udjela u Društvu)

Čl.8

Vlasnici udjela u Društvu su:

- **PAVEL ZADORIN**
1983615,
- **ALEXANDRA GLINENKO**
Moskva, br pasoš
- **VALERY LITVAK**
21300499
- **VALERY ZADORIN**
1673699

OSNIVAČKI KAPITAL, VRSTE I VISINA ULOGA

Čl.9

Početni kapital DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU " SEA TRADE " KOTOR utvrđen je Ugovorom o osnivanju Društva i iznosi **10.000,00€** i sastoji se od novčanih uloga vlasnika udjela Društva.

Sticanjem udjela Osnivači postaju vlasnici udjela Društva.

Srazmjerno uplaćenom odnosno unijetom ulogu, a u odnosu na ukupan kapital, vlasnici udjela stižu udjele u Društvu koji procentualno iznose:

- **VALERY ZADORIN** **60%**
- **PAVEL ZADORIN** **30%**
- **VALERY LITVAK** **5%**
- **ALEXANDRA GLINENKO** **5%**

Čl.10

Ako osnivač odluči da je Društvu potreban obrtni kapital, preko iznosa uplaćenog kapitala, sredstva će biti obezbijedena na sljedeći način i u sljedećem redosljedu:

- 1) iz neposredne dobiti,
- 2) iz kredita koje osnivač obezbijedi preko poslovne banke,
- 3) putem povećanja i uplate kapitala – dopunskom uplatom ili ulogom u stvarima

DIOBA DOBITI I NAČIN SNOŠENJA RIZIKA I POKRIĆE GUBITAKA UTVRĐIVANJA I RASPODJELA DOBITI

Čl.11

Bilans imovine i bilans uspjeha Društva, uključujući dio koji se odnosi na dobit za raspodjelu, utvrđuje se prema zakonima koji regulišu ovu oblast.

Dobit za raspodjelu, Društvo utvrđuje za svaku poslovnu godinu, najkasnije do 31. marta za prethodnu godinu.

Iz neto dobiti se izdvaja dio koji utvrđuje osnivač, u obavezni i posebni rezervni fond i u neraspoređenu dobit. Preostali iznos predstavlja dobit, koja pripada osnivaču.

Osnivač može odlučiti da dio dobiti za raspodjelu, na koju ima pravo reinvestira u razvoj Društva.

PRAVA I OBAVEZE OSNIVAČA

Čl.12

Osnivač Društva ima pravo ili obavezu da:

- 1) upravlja ili učestvuje u upravljanju Društvom;
- 2) učestvuje u raspodjeli dobiti;
- 3) učestvuje u raspodjeli imovine Društva po njegovom prestanku.

KONTROLA AKTIVNOSTI DRUŠTVA

Osnivač će u svako doba imati pravo da vrši uvid u djelatnost, pregleda prostorije i finansijsko poslovanje Društva.

Vođenje finansijske dokumentacije će se vršiti prema važećim zakonima i propisima Crne Gore u vezi sa svakim poslom i biće u svako razumno vrijeme dostupno osnivaču ili od njega ovlašćenim licima

Osnivač može odlučiti da poslove pregleda i revizije poslovanja Društva povjeri revizorskoj firmi, po svom izboru.

TROŠKOVI POSLOVANJA

Čl.13

Osnivač odgovara za obaveze Društva cjelokupnom svojom imovinom:

- 1) ako zloupotrijebi Društvo, da bi dostigao cilj koji je za njega zabranjen;
- 2) ako Društvo upotrijebi da bi oštetio povjericu;

- 3) ako suprotno propisima, postupi sa imovinom Društva, kao da je u pitanju njegova lična imovina;
- 4) ako smanji imovinu Društva u svoju korist ili u korist drugog lica, a znao je ili je morao znati da Društvo neće biti u stanju da izmiri svoje obaveze prema trećim licima.

Troškovi poslovanja Društva biće za svaku godinu predviđeni i odobravani u finansijskom planu Društva za predmetnu poslovnu godinu. Na kraju svake poslovne godine, Društvo je dužno da u roku utvrđenom pravilima (Statutom) Društva i u skladu sa važećim propisima sastavi završi račun (bilans).

SNOŠENJE RIZIKA I POKRIVANJE GUBITAKA

Čl.14

Osnivač snosi rizik za poslovanje Društva do visine uloga koji je investirao za osnivanje Društva. Ako Društvo ima gubitak u poslovanju, osnivač može odlučiti da putem dopunske uplate pokrije gubitak koji je nastao.

Gubitak u poslovanju može se namiriti i putem smanjenja osnovnog kapitala Društva, o čemu odlučuje osnivač.

Gubici u poslovanju se mogu pokrivati i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

ODGOVORNOST ZA OBAVEZE

Čl.15

Društvo u pravnom prometu može da zaključuje ugovore i vrši druge poslove i radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti i u prometu istupa u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za tuđi račun i u tuđe ime i za tuđi račun.

Čl.16

Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom.

Osnivač ne odgovara za obaveze Društva, a snosi rizik u poslovanju Društva do visine svog osnivačkog uloga.

Osnivač odgovara za obaveze Društva u slučajevima i pod uslovima propisanim Zakonom o privrednim društvima.

Čl.17

ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE DRUŠTVA

Poslove zastupanja i predstavljanja Društva vrši izvršni direktor **Lashmanova Anastasiya**

IZVRŠNI DIREKTOR DRUŠTVA

Izvršni direktor društva je izvršni organ. Djelokrug rada izvršnog direktora je da:

- odgovoran je za zakonitost Društva, u okviru svojih ovlaštenja
- upravlja imovinom Društva, u skladu sa zakonom i odlukom vlasnika udjela
- predlaže unutrašnju organizaciju Društva
- Donosi dokument o sistematizaciji radnih mjesta
- sklapa ugovore i preuzima druge pravne radnje u domaćoj i spoljnoj trgovinskoj razmjeni, u skladu sa svojim ovlaštenjima u okviru redovnog poslovanja Društva.
- odlučuje o zapošljavanju lica u Društvo, zaključuje ugovoru o radu, odlučuje o disciplinskoj odgovornosti zaposlenih i drugim poslovima iz oblasti radnih odnosa u skladu sa zakonom,
- Obavlja druge poslove , predviđene zakonom i ovim statutom.
- Izvršni direktor može sklapati ugovore za prodaju imovine Društva samo uz potpis jednog od vlasnika udjela Društva.
- Izvršni direktor ne može bez pismene saglasnosti osnivača Društva da potpiše Ugovor o kreditu sa bankom ili stavi hipoteku ili druge tereta na imovinu, koja je u vlasništvu Društva.
- Izvršni direktor ne može raspolagati finansijskim sredstvima preko 30.000 eura bez pismene saglasnosti osnivača Društva.
- Izvršni direktor treba da postupa sa pažnjom dobrog privrednika i vrši druge poslove po ovlaštenju osnivača Društva.

Pored poslova iz stava 1 ovog člana, izvršni direktor obavlja i druge poslove koji Zakonom, odlukom ili ovim statutom nijesu dati u djelokrug drugih organa društva.

Izvršni direktor društva se bira na period od četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora, s tim da može i prije vremena biti razriješen dužnosti na koju je postavljen.

Izvršni direktor društva istupa u ime i za račun društva.

IZBOR, OPOZIV I DJELOKRUG ORGANA DRUŠTVA

Čl.18

Osnivač, kao vlasnik Društva, na osnovu uloženog kapitala, upravlja cjelokupnim radom i poslovanjem Društva.

U slučaju da osnivač odredi da je za poslovanje neophodno, može formirati odbor direktora ili skupštinu društva.

Članovi skupštine kao i članovi odbora direktora, ne mogu biti lica koja su osuđivana za krivično djelo protiv privrede i službene dužnosti za koju su nastupile pravne posljedice osude, dok te posljedice traju.

Članove skupštine kao i članove odbora direktora, bira osnivač na neodređeno vrijeme, koje ne može biti duže od pet godina, sa mogućnošću ponovnog izbora.

Čl.19

Djelokrug osnivača je da:

- donosi statut i druga normativna akta,
- utvrđuje poslovnu politiku,
- usvaja godišnji obračun i izvještaje o poslovanju,
- odlučuje o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka,
- odlučuje o statusnim promjenama, promjeni oblika i prestanku društva,
- postavlja i razrješava izvršnog direktora,
- postavlja i razrješava članove odbora direktora i članove skupštine,
- daje smjernice za rad i poslovanje izvršnog direktora,
- odlučuje o poslovnoj saradnji sa drugim društvima,
- donosi investicione odluke,
- odlučuje o osnivanju novih društava,
- oslučuje o zastupanju društva u sudskim i drugim postupcima protiv članova uprave,
- obavlja druge poslove određene zakonom.

Čl.20

Ako donošenje odluke ne trpi odlaganje, osnivač može donijeti odluku i telefonskim putem, telegrafski, mailom ili putem telefaksa.

ZAPISNIK O RADU

Čl.21

U zapisnik o sjednicama osnivača se unose podaci i materijali koji su bili predmet rasprave na sjednici. Pored ovih podataka, u zapisnik se na zahtjev osnivača unose i drugi podaci.

Čl.22

Zapisnik o radu sa prethodne sjednice osnivača se usvaja na prvoj narednoj sjednici.

Čl.23

Izvršni direktor društva može u okviru svojih ovlašćenja dati drugome pismeno punomoćje za zastupanje Društva. Izvršni direktor društva, uz saglasnost osnivača, može određenom licu, specijalizovanom za određene poslove, dati prokuru, čiji obim, vrstu i sadržinu utvrđuje svojom odlukom.

Čl.24

Pored izvršnog direktora Društvo mogu zastupati i druga ovlaštena lica, o čemu odlučuje osnivač Društva.

REZERVE DRUŠTVA

Čl.25

Društvo na kraju svake poslovne godine, iz neto dobiti izdvaja dio koji utvrđuje osnivač, u obavezni i posebni rezervni fond.

OBAVEZNI I REZERVNI FOND

Čl.26

Društvo može imati obavezni i rezervni fond, o čemu odlučuje osnivač.

U obavezni rezervni fond, svake godine od dobiti se unosi najmanje 5%, dok fond ne dostigne najmanje 10% osnovnog kapitala.

Čl.27

Obavezni rezervni fond, dok se ne dostigne zakonom utvrđen najmanji iznos, upotrebljava se samo za pokrivanje gubitaka.

Čl.28

Ukoliko se obavezna rezerva Društva smanji ispod minimuma, koji je zakonom propisan (10% osnovnog kapitala), mora se dopuniti do propisanog iznosa.

POSEBNI REZERVNI FOND

Čl.29

Društvo može imati i posebne rezervne fondove, saglasno zakonu, o čemu odlučuje osnivač Društva.

STATUSNE PROMJENE I PROMJENE OBLIKA DRUŠTVA

STATUSNE PROMJENE

Čl.30

Društvo se može spojiti sa drugim društvom (spajanjem), podijeliti na dva ili više društva (podjela), ili promijeniti oblik (promjena oblika društva).

Spajanje, pripajanje ili podjela Društva, vrši se saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima.

Odluku o statusnim promjenama Društva donosi osnivač Društva.

NAČINI PROMJENE OBLIKA DRUŠTVA

Čl.31

Društvo može promijeniti oblik u drugi oblik ako ispunjava uslove o osnivanju oblika utvrđene Zakonom o privrednim društvima.

Čl.32

Odluku o promjeni oblika Društva donosi osnivač.

PRESTANAK DRUŠTVA

Čl.33

Društvo će poslovati sve dok postoje ekonomski i zakonski uslovi za obavljanje njegove djelatnosti, a može prestati sa poslovanjem samo na način i pod uslovima zakonom propisanim.

Društvo prestaje u sljedećim slučajevima:

- 1) ako mu je izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti, zbog toga što ne ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti, a u roku određenom u izrečenoj mjeri ne ispuni te uslove, odnosno ne promjeni djelatnost,
- 2) ako prestanu da postoje prirodni i drugi uslovi za obavljanje djelatnosti,
- 3) odlukom osnivača,
- 4) ako se pravosnažnom odlukom suda utvrdi ništavnost upisa u registar,
- 5) ako ne produži registraciju saglasno zakonu,
- 6) stečajem ili likvidacijom društva,
- 7) spajanjem sa drugim društvom ili podjelom,
- 8) u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA ČOVJEKOVE SREDINE

Čl.34

Osnivač, organi i radnici Društva su dužni da organizuju obavljanje djelatnosti na način kojim se osiguravaju bezbjednost na radu kao i da preduzimaju i sprovode potrebne mjere zaštite na radu i životne sredine u skladu sa republičkim zakonima koji regulišu ovu oblast.

Društvo i dijelovi Društva su dužni da obavljaju svoje djelatnosti, čuvaju vrijednost i obezbijeduju potrebne uslove za zaštitu i unaprijeđenje čovjekove sredine i da spriječavaju uzroke i otklanjaju posljedice koje ugrožavaju prirodne i radom stvorene vrijednosti životne sredine.

IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Čl.35

Izmjene i dopune statuta mogu se vršiti u postupku i na način kao i za njegovo donošenje, odnosno od strane osnivača, a u skladu sa Odlukom o osnivanju.

Ugovor ili Odluka se prijavljuje u Centralni registar Privrednih subjekata Poreske uprave.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a počinje da proizvodi pravno dejstvo od dana registrovanja Društva u Centralni registar Privrednih subjekata Poreske uprave.

NADLEŽNO PRAVO

Na sva pitanja koja se odnose na važenje, tumačenje ili izvršenje odredaba ovog Statuta, primjenjivaće se važeći propisi u Crnoj Gori.

U Kotoru, 05.12.2016.godine.



Osnivači:

**LASHMANOVA
ANASTASIYA**

po punomoćju br. 77 AV(AB) 0202515
za **PAVEL ZADORIN**

Br.pasoša: 75 1983615

LASHMANOVA ANASTASIYA

po punomoćju br. 77 AV(AB) 0202513
za **ALEXANDRA GLINENKO**

Br.pasoša: 72 3357744

LASHMANOVA ANASTASIYA

po punomoćju br. 77 AV(AB) 2849110
za **VALERY LITVAK**

Br.pasoša: 21300499

LASHMANOVA ANASTASIYA

po punomoćju br. 77 AV(AB) 0202514
za **VALERY ZADORIN**

Br.pasoša: 75 1673699



77 AV (AB) 0202519

PUNOMOĆJE

Grad Moskva.

Trideseti novembra dvije hiljade šesnaeste godine

Ja, građanin, GLINENKO VIKTOR MIHAJLOVIČ, rođen 4. maja 1949.godine, mjesto rođenja: grad FRUNZE, KIRGIZIJA, državljanstvo: Ruska Federacija, pol: muški, pasoš (lična karta) 45 03 448898, izdat od ROVD "Južno Tušino" grada Moskve, dana 16. jula 2002.godine, šifra jedinice 772-085, sa prebivalištem na adresi: Rusija, grad Moskva, ulica Maršala Koneva, d. 14 (četnaest), kv. 51(pedeset jedan), pasoš Ruske Federacije: 71 232 7761, izdat od FMS 77812, 28. oktobra 2010.godine, sa rokom važenja do 28. oktobra 2020.godine u svojstvu osnivača društva sa ograničenom odgovornošću "SEA TRADE" DOO Kotor, reg. broj 5-0393944/008, PIB: 02669935 (u daljem tekstu društvo), ovim punomoćjem ovlašćujem:

izvršnog direktora "SEA TRADE" DOO, ANASTASIJU LAŠMANOVU,

19

C

nastanjenu na adresi: ul. Kriva bb, Dobrota, Kotor.

da može u moje ime i za moj račun sprovesti sljedeće radnje:

- potpisati Ugovor o prenosu udjela Osnivača, gdje umjesto Osnivača GLINENKO VIKTORA iz Rusije sa br.pasoša 71 2327761, sa udjelom od 5% (pet procenata) pristupa Osnivač GLINENKO ALEKSANDRA iz Rusije, rođena

prethodni ustupa svojih 5% (pet procenata) udjela u Društvu sa ograničenom odgovornošću „SEA TRADE“ doo Kotor, bez nadoknade.

Na taj način će udijeli u Društvu sa ograničenom odgovornošću „SEA TRADE“ doo Kotor biti sljedeći:

- GLINENKO ALEKSANDRA iz Rusije 5% (pet procenata)
- VALERIJ LITVAK iz Izraela 5% (pet procenata)
- ZADORIN PAVEL iz Rusije 30% (trideset procenata)
- ZADORIN VALERIJ iz Rusije 60% (šezdeset procenata)

- Potpisati i sve druge Ugovore, odluke i ostala akta koje su vezana za Društvo sa ograničenom odgovornošću „ SEA TRADE “ d.o.o. Kotor , ul. Put Prvoborca bb, Škaljari, 85330 Kotor, sa reg.br. 5-0393944/008sa PiB 02669935
- Potpisati Statut društva





77 А В 0202519

ДОВЕРЕННОСТЬ

Город Москва.

Тридцатого ноября две тысячи шестнадцатого года.

Я, гр. Глиненко Виктор Михайлович, 04 мая 1949 года рождения, место рождения: Г. ФРУНЗЕ КИРГИЗИЯ, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт 45 03 448898, выданный РОВД "ЮЖНОЕ ТУШИНО" Г. МОСКВЫ 16 июля 2002 года, код подразделения 772-085, зарегистрированный по адресу: Россия, город Москва, улица Маршала Конева, дом 14 (четырнадцать), квартира 51 (пятьдесят один), заграничный паспорт Российской Федерации 71 2327761, выданный ФМС 77812, 28 октября 2010 года, дата окончания срока действия 28 октября 2020 года, являясь Учредителем Общества с ограниченной ответственностью «СИ ТРЕЙД» Котор ("SEA TRADE" doo Kotor), регистрационный номер 5-0393944/008, ИНН 02669935 (далее именуемое – Общество), настоящей доверенностью уполномочиваю

Исполнительного директора «СИ ТРЕЙД» ("SEA TRADE" doo) Лашманову Анастасию, 23 июля 1987 года рождения, гражданство: Украина, пол: женский, паспорт № FB400908, выданный 3201, 24 апреля 2015 года, срок действия до 24 апреля 2025 года, проживающую по адресу: ул. Крива бб, место Доброта, г.Котор,

от моего имени и за мой счет выполнить ниже перечисленные действия в отношении Общества с ограниченной ответственностью «СИ ТРЕЙД» Котор ("SEA TRADE" doo Kotor):

- подписать договор о передаче доли Учредителя ООО «СИ ТРЕЙД» Котор ("SEA TRADE" doo Kotor), где вместо Учредителя ГЛИНЕНКО ВИКТОРА из России, номер паспорта 71 2327761, с долей в размере 5 % (пять процентов), вступает ГЛИНЕНКО АЛЕКСАНДРА из России, 02 октября 1989 года рождения, место рождения: г. Ростов-на-Дону/СССР, проживающая по адресу: Россия, город Москва, улица Маршала Конева, дом 14, квартира 57, номер паспорта 72 3357744, выданный 02 марта 2013 года ФМС 77001, дата окончания срока действия: 02 марта 2023 года, где вышеуказанное лицо ГЛИНЕНКО ВИКТОР передает свои 5% (пять процентов) доли в Обществе с ограниченной ответственностью «СИ ТРЕЙД» Котор ("SEA TRADE" doo Kotor), бесплатно.

Таким образом, доли в Обществе с ограниченной ответственностью «СИ ТРЕЙД» Котор („SEA TRADE“ doo Kotor) будут принадлежать:

- ГЛИНЕНКО АЛЕКСАНДРЕ из России - 5% (пять процентов);
- ВАЛЕРИЮ ЛИТВАКУ из Израиля - 5% (пять процентов);
- ЗАДОРИНУ ПАВЛУ из России - 30% (тридцать процентов);
- ЗАДОРИНУ ВАЛЕРИЮ из России - 60% (шестьдесят процентов).

- подписать все другие договоры, постановления и акты, связанные с Обществом с ограниченной ответственностью «СИ ТРЕЙД» Котор, Пут Првоборца бб, Шкаляри, 85330

г. Моск-

1/02/2016 14:30

Котор ("SEA TRADE" doo Kotor, ul. Put Prvoborca bb, Škaljari, 85330 Kotor), регистрационный номер 5-0393944/008. ИНН 02669935;

- подписать Устав Общества;
- подписать все остальные документы, необходимые для осуществления вышеуказанных изменений в ЦРХС Налогового управления в г. Подгорице, Управлении таможни Черногории, Налоговом управлении Черногории и в других государственных органах для осуществления деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством.

Доверенность выдана сроком на один год, без права передоверия полномочий по настоящей доверенности другим лицам.

Смысл и значение доверенности, ее юридические последствия, а также содержание статей 185-189 Гражданского кодекса Российской Федерации мне разъяснены и соответствуют моим намерениям.

Содержание настоящей доверенности доверителю зачитано вслух.

Ирина Анатольевна Лушикова

-88 Город Москва.

Тридцатого ноября две тысячи шестнадцатого года.

Настоящая доверенность удостоверена мной, Лушиковой Ириной Анатольевной, нотариусом города Москвы.

Доверенность подписана гр. Глиненко Виктором Михайловичем в моем присутствии. Личность его установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 4-1414

Взыскано по тарифу: 500 руб. 00 коп.

Взыскано за услуги правового

и технического характера: 1000 руб. 00 коп.



Нотариус

Ирина Анатольевна Лушикова

Глиненко Виктор Михайлович



77 AV (AB) 0202513

PUNOMOĆJE

Grad Moskva.

Dvadeset deveti novembra dvije hiljade šesnaeste godine

Ja, građanin, GLINENKO ALEKSANDRA VIKTOROVNA, rođena 2. oktobra

[REDACTED]
grad Moskvu za rejon Južno Tušino, dana 14. februara 2013.godine, šifra jedinice 770-099, sa prebivalištem na adresi: Rusija, grad Moskva, ulica Maršala Koneva, d. 14 (četnaest), kv. 57(pedeset sedam), pasoš Ruske Federacije: 72 335 7744, izdat 2. marta 2013.godine od FMS 77001, sa rokom važenja do 2. marta 2023.godine u svojstvu osnivača društva sa ograničenom odgovornošću "SEA TRADE" DOO Kotor, reg. broj 5-0393944/008, PIB: 02669935 (u daljem tekstu Društvo), ovim punomoćjem ovlašćujem:

izvršnog direktora "SEA TRADE" DOO, ANASTASIJU LAŠMANOVU, rođenu 23.jula 1987.godine, državljanstvo: Ukrajina, pol: ženski, pasoš br. P UKR FB400908, izdat od Organa 3201, 24.aprila 2015.godine, sa rokom važenja do 24 aprila 2025 godine, nastanjenu na adresi: ul. Kriva bb, Dobrota, Kotor.

da može u moje ime i za moj račun sprovesti sljedeće radnje:

- potpisati Ugovor o prenosu udjela Osnivača, gdje umjesto Osnivača GLINENKO VIKTORA iz Rusije sa br.pasoša 71 2327761, sa udjelom od 5% (pet procenata) pristupa Osnivač GLINENKO ALEKSANDRA iz Rusije, rođena

[REDACTED]
izdat FMS 77001, 02.03.2013. godine sa vazenjem do 02.03.2023 godine, gaje prethodni ustupa svojih 5% (pet procenata) udjela u Društvu sa ograničenom odgovornošću „SEA TRADE“ doo Kotor, bez nadoknade.

Na taj način će udijeli u Društvu sa ograničenom odgovornošću „SEA TRADE“ doo Kotor biti sljedeći:

- GLINENKO ALEKSANDRA iz Rusije 5% (pet procenata)
- VALERIJ LITVAK iz Izraela 5% (pet procenata)
- ZADORIN PAVEL iz Rusije 30% (trideset procenata)
- ZADORIN VALERIJ iz Rusije 60% (šezdeset procenata)

- Potpisati i sve druge Ugovore, odluke i ostala akta koje su vezana za Društvo sa ograničenom odgovornošću „ SEA TRADE “ d.o.o. Kotor , ul. Put Prvoborca bb, Škaljari, 85330 Kotor, sa reg.br. 5-0393944/008sa PiB 02669935



- Potpisati Statut društva
- Potpisati i sva ostala dokumenta neophodna za sprovođenje navedene promjene kod CRPS Poreske uprave u Podgorici, Uprave carina CG, Poreske Uprave CG, te drugih državnih organa, kako bi društvo poslovalo u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Punomoćje je izdato na rok od jedne godine, bez prava prenošenja ovlaštenja iz ovog punomoćja na druga lica.

Smisao i značenje punomoćja i njegove pravne posljedice, kao i sadržaj članova 185-189 Građanskog kodeksa Ruske Federacije su mi pojašnjeni i isti su u skladu sa mojim namjerama.

Sadržaj ovog punomoćja je naglas pročitan davaocu punomoćja.

GLINENKO ALEKSANDRA VIKTOROVNA (potpis)

Grad Moskva, Ruska Federacija.

Dvadeset deveti novembra dvije hiljade šesnaeste godine

Ovo punomoćje sam ovjerila ja, Luščikova Irina Anatolevna, notar grada Moskve.

Punomoćje je potpisala GLINENKO ALEKSANDRA VIKTOROVNA, u mom prisustvu. Identitet utvrđen, pravna sposobnost provjerena.

Upisano u registar pod brojem: **No 4-1411**

Naplaćeno po tarifi: 750 rubalja

Ovjereno van prostorija notarske kancelarije: Moskva, Beregovoy proezd, d.5 str.1

Za usluge pravnog i tehničkog karaktera naplaćeno: 1500rub.

Notar (potpis)

Okrugli pečat notara - Luščikove Irine Anatolevne

~~~~~  
**Ja, Nada Lalić, stalni sudski tumač za ruski jezik, postavljena rješenjem Ministarstva pravde Republike Crne Gore broj 03-110-2/95 od 10.04.1995. godine, potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu koji je sastavljen na ruskom jeziku.**





77 А В 0202513

## ДОВЕРЕННОСТЬ

Город Москва.

Двадцать девятого ноября две тысячи шестнадцатого года.

Я, гр. Глиненко Александра Викторовна, 02 октября 1989 года рождения, место рождения: ГОР. РОСТОВ-НА-ДОНУ, гражданство: Российская Федерация, пол: женский, паспорт 45 12 928358, выданный ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ ЮЖНОЕ ТУШИНО 14 февраля 2013 года, код подразделения 770-099, зарегистрированная по адресу: Россия, город Москва, улица Маршала Конева, дом 14, квартира 57, заграничный паспорт Российской Федерации 72 3357744, выданный 02 марта 2013 года ФМС 77001, дата окончания срока действия 02 марта 2023 года, настоящей доверенностью уполномочиваю

Исполнительного директора «СИ ТРЕЙД» ("SEA TRADE" doo) Лашманову Анастасию, 23 июля 1987 года рождения, гражданство: Украина, пол: женский, паспорт № FB400908, выданный 3201, 24 апреля 2015 года, срок действия до 24 апреля 2025 года, проживающую по адресу: ул. Крива 66, место Доброта, г.Котор,

от моего имени и за мой счет выполнить ниже перечисленные действия в отношении Общества с ограниченной ответственностью «СИ ТРЕЙД» Котор ("SEA TRADE" doo Kotor), регистрационный номер 5-0393944/008, ИНН 02669935 (далее именуемое – Общество):

• подписать договор о передаче доли Учредителя ООО «СИ ТРЕЙД» Котор ("SEA TRADE" doo Kotor), где вместо Учредителя ГЛИНЕНКО ВИКТОРА из России, номер паспорта 71 2327761, с долей в размере 5 % (пять процентов), вступает ГЛИНЕНКО АЛЕКСАНДРА из России, 02 октября 1989 года рождения, место рождения: г. Ростов-на-Дону/СССР, проживающая по адресу: Россия, город Москва, улица Маршала Конева, дом 14, квартира 57, номер паспорта 72 3357744, выданный 02 марта 2013 года ФМС 77001, дата окончания срока действия: 02 марта 2023 года, где вышеуказанное лицо ГЛИНЕНКО ВИКТОР передает свои 5% (пять процентов) доли в Обществе с ограниченной ответственностью «СИ ТРЕЙД» Котор ("SEA TRADE" doo Kotor), бесплатно.

Таким образом, доли в Обществе с ограниченной ответственностью «СИ ТРЕЙД» Котор („SEA TRADE“ doo Kotor) будут принадлежать:

- ГЛИНЕНКО АЛЕКСАНДРЕ из России - 5% (пять процентов);
- ВАЛЕРИЮ ЛИТВАКУ из Израйля - 5% (пять процентов);
- ЗАДОРИНУ ПАВЛУ из России - 30% (тридцать процентов);
- ЗАДОРИНУ ВАЛЕРИЮ из России - 60% (шестьдесят процентов).

• подписать все другие договоры, постановления и акты, связанные с Обществом с ограниченной ответственностью «СИ ТРЕЙД» Котор, Пуг Првоборца 66, Шкаляри, 85330

г. Моск-


Котор ("SEA TRADE" doo Kotor, ul. Put Prvoborca bb, Škaljari, 85330 Kotor), регистрационный номер 5-0393944/008, ИНН 02669935;

- подписать Устав Общества;
- подписать все остальные документы, необходимые для осуществления вышеуказанных изменений в ЦРХС Налогового управления в г. Подгорице, Управлении таможи Черногории, Налоговом управлении Черногории и в других государственных органах для осуществления деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством.

Доверенность выдана сроком на один год, без права передоверия полномочий по настоящей доверенности другим лицам.

Смысл и значение доверенности, ее юридические последствия, а также содержание статей 185-189 Гражданского кодекса Российской Федерации мне разъяснены и соответствуют моим намерениям.

Содержание настоящей доверенности доверителю зачитано вслух.



**-00** Город Москва.

Двадцать девятого ноября две тысячи шестнадцатого года.

Настоящая доверенность удостоверена мной, Лушниковой Ириной Анатольевной, нотариусом города Москвы.

Доверенность подписана гр. Глиненко Александрой Викторовной в моем присутствии. Личность ее установлена, дееспособность проверена.


Зарегистрировано в реестре за № *4-1411*


Взыскано по тарифу: 750 руб. 00 коп.


Удостоверено вне помещения нотариальной конторы: г. Москва, Береговой проезд, дом 5, стр. 1.

Взыскано за услуги правового и технического характера: 1500 руб. 00 коп.

Нотариус









77 AV (AB) 0202515

## PUNOMOĆJE

Grad Moskva.

Dvadeset deveti novembra dvije hiljade šesnaeste godine

Ja, građanin, ZADORIN PAVEL BORISOVIČ, [REDACTED]

[REDACTED] a grad Moskva za rejon PROSPEKT VERNADSKOG, dana 31.marta 2014.godine, šifra jedinice 770-069, sa prebivalištem na adresi: Rusija, grad Moskva, ulica Udalcova, d. 46 (četrdeset šest), kv. 173(sto sedamdeset tri), pasoš Ruske Federacije: 75 1983615, izdat od FMS 77713, 29. juna 2015.godine, sa rokom važenja do 22. aprila 2025.godine u svojstvu osnivača društva sa ograničenom odgovornošću "SEA TRADE" DOO Kotor, reg. broj 5-0393944/008, PIB: 02669935 (u daljem tekstu društvo), ovim punomoćjem ovlašćujem:

izvršnog direktora "SEA TRADE" DOO, ANASTASIJU LAŠMANOVU, rođenu 23.ju [REDACTED]  
FB4 [REDACTED]  
apri [REDACTED]

da može u moje ime i za moj račun sprovesti sljedeće radnje:

- potpisati Ugovor o prenosu udjela Osnivača, gdje umjesto Osnivača GLINENKO VIKTORA iz Rusije sa br.pasoša 71 2327761, sa udjelom od 5% (pet procenata) pristupa Osnivač GLINENKO ALEKSANDRA iz Rusije, rođena 02.10.1989 godine, mjesto rođenja: grad. Rostov na Donu/USSR, sa prebivalištem na adresi: Moskva, ulica Maršala Koneva, d.14, kv.57, sa br.pasoša 72 3357744, izdat FMS 77001, 02.03.2013. godine sa važenjem do 02.03.2023 godine, gdje prethodni ustupa svojih 5% (pet procenata) udjela u Društvu sa ograničenom odgovornošću „SEA TRADE“ doo Kotor, bez nadoknade.

Na taj način će udijeli u Društvu sa ograničenom odgovornošću „SEA TRADE“ doo Kotor biti sljedeći:

- GLINENKO ALEKSANDRA iz Rusije 5% (pet procenata)
- VALERIJ LITVAK iz Izraela 5% (pet procenata)
- ZADORIN PAVEL iz Rusije 30% (trideset procenata)
- ZADORIN VALERIJ iz Rusije 60% (šezdeset procenata)



- Potpisati i sve druge Ugovore, odluke i ostala akta koje su vezana za Društvo sa ograničenom odgovornošću „ SEA TRADE “ d.o.o. Kotor , ul. Put Prvoborca bb, Škaljari, 85330 Kotor, sa reg.br. 5-0393944/008sa PiB 02669935

- Potpisati Statut društva

- Potpisati i sva ostala dokumenta neophodna za sprovođenje navedene promjene kod CRPS Poreske uprave u Podgorici, Uprave carina CG, Poreske Uprave CG, te drugih državnih organa, kako bi društvo poslovalo u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

**Punomoćje je izdato na rok od jedne godine, bez prava prenošenja ovlaštenja iz ovog punomoćja na druga lica.**

**Smisao i značenje punomoćja i njegove pravne posljedice, kao i sadržaj članova 185-189 Građanskog kodeksa Ruske Federacije su mi pojašnjeni i isti su u skladu sa mojim namjerama.**

**Sadržaj ovog punomoćja je naglas pročitao davaocu punomoćja.**

**ZADORIN PAVEL BORISOVIČ (potpis)**

Grad Moskva, Ruska Federacija.

Dvadeset deveti novembra dvije hiljade šesnaeste godine

Ovo punomoćje sam ovjerila ja, Luščikova Irina Anatolevna, notar grada Moskve.

Punomoćje je potpisao ZADORIN PAVEL BORISOVIČ, u mom prisustvu. Identitet utvrđen, pravna sposobnost provjerena.

Upisano u registar pod brojem: **No 4-1413**

Naplaćeno po tarifi: 750 rubalja

Ovjereno van prostorija notarske kancelarije: Moskva, Beregovoy proezd, d.5 str.1

Za usluge pravnog i tehničkog karaktera naplaćeno: 1500rub.

Notar (potpis)

Okrugli pečat notara - Luščikove Irine Anatolevne

~~~~~  
Ja, Nada Lalić, stalni sudski tumač za ruski jezik, postavljena rješenjem Ministarstva pravde Republike Crne Gore broj 03-110-2/95 od 10.04.1995. godine, potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu koji je sastavljen na ruskom jeziku.





77 А В 0202515

ДОВЕРЕННОСТЬ

Город Москва.

Двадцать девятого ноября две тысячи шестнадцатого года.

Я, гр. Задорин Павел Борисович, 19 марта 1969 года рождения, место рождения: ГОР. БИШКЕК, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт 45 13 100603, выданный ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО 31 марта 2014 года, код подразделения 770-069, зарегистрированный по адресу: Россия, город Москва, улица Удальцова, дом 46 (сорок шесть), квартира 173 (сто семьдесят три), заграничный паспорт Российской Федерации 75 1983615, выданный ФМС 77713, 29 июля 2015 года, дата окончания срока действия 22 апреля 2025 года, являясь Учредителем Общества с ограниченной ответственностью «СИ ТРЕЙД» Котор ("SEA TRADE" doo Kotor), регистрационный номер 5-0393944/008, ИНН 02669935 (далее именуемое – Общество), настоящей доверенностью уполномочиваю

Исполнительного директора «СИ ТРЕЙД» ("SEA TRADE" doo) Лашманову Анастасию, 23 июля 1987 года рождения, гражданство: Украина, пол: женский, паспорт № FB400908, выданный 3201, 24 апреля 2015 года, срок действия до 24 апреля 2025 года, проживающую по адресу: ул. Крива 6б, место Доброта, г.Котор.

от моего имени и за мой счет выполнить ниже перечисленные действия в отношении Общества с ограниченной ответственностью «СИ ТРЕЙД» Котор ("SEA TRADE" doo Kotor):

• подписать договор о передаче доли Учредителя ООО «СИ ТРЕЙД» Котор ("SEA TRADE" doo Kotor), где вместо Учредителя ГЛИНЕНКО ВИКТОРА из России, номер паспорта 71 2327761, с долей в размере 5 % (пять процентов), вступает ГЛИНЕНКО АЛЕКСАНДРА из России, 02 октября 1989 года рождения, место рождения: г. Ростов-на-Дону/СССР, проживающая по адресу: Россия, город Москва, улица Маршала Конева, дом 14, квартира 57, номер паспорта 72 3357744, выданный 02 марта 2013 года ФМС 77001, дата окончания срока действия: 02 марта 2023 года, где вышеуказанное лицо ГЛИНЕНКО ВИКТОР передает свои 5% (пять процентов) доли в Обществе с ограниченной ответственностью «СИ ТРЕЙД» Котор ("SEA TRADE" doo Kotor), бесплатно.

Таким образом, доли в Обществе с ограниченной ответственностью «СИ ТРЕЙД» Котор („SEA TRADE“ doo Kotor) будут принадлежать:

- ГЛИНЕНКО АЛЕКСАНДРЕ из России - 5% (пять процентов);
- ВАЛЕРИЮ ЛИТВАКУ из Израйля - 5% (пять процентов);
- ЗАДОРИНУ ПАВЛУ из России - 30% (тридцать процентов);
- ЗАДОРИНУ ВАЛЕРИЮ из России - 60% (шестьдесят процентов).

• подписать все другие договоры, постановления и акты, связанные с Обществом с ограниченной ответственностью «СИ ТРЕЙД» Котор, Пут Првоборца 6б, Шкаляри, 85330

г. МОСК-

11.11.2016

Котор ("SEA TRADE" doo Kotor, ul. Put Prvoborca bb, Škaljari, 85330 Kotor), регистрационный номер 5-0393944/008, ИНН 02669935;

- подписать Устав Общества;
- подписать все остальные документы, необходимые для осуществления вышеуказанных изменений в ЦРХС Налогового управления в г. Подгорице, Управлении таможни Черногории, Налоговом управлении Черногории и в других государственных органах для осуществления деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством.

Доверенность выдана сроком на один год, без права передоверия полномочий по настоящей доверенности другим лицам.

Смысл и значение доверенности, ее юридические последствия, а также содержание статей 185-189 Гражданского кодекса Российской Федерации мне разъяснены и соответствуют моим намерениям.

Содержание настоящей доверенности доверителю зачитано вслух.

Задорин Павел Борисович

-ва Город Москва.

Двадцать девятого ноября две тысячи шестнадцатого года.

Настоящая доверенность удостоверена мной, Лушиковой Ириной Анатольевной, нотариусом города Москвы.

Доверенность подписана гр. Задориним Павлом Борисовичем в моем присутствии. Личность его установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № *4-1413*

Взыскано по тарифу: 750 руб. 00 коп.

Удостоверено вне помещения нотариальной конторы: г. Москва, Береговой проезд, дом 5, стр. 1.

Взыскано за услуги правового и технического характера: 1500 руб. 00 коп.



Нотариус

[Handwritten signature of Irina Anatolyevna Lushikova]

[Handwritten signature]



77 AV (AB) 0202514

PUNOMOĆJE

Grad Moskva.

Dvadeset deveti novembra dvije hiljade šesnaeste godine

Ja, građanin, ZADORIN VALERIJ BORISOVIČ, [redacted] mjesto rođenja: grad FRUNZE, državljanstvo: Ruska Fed [redacted] (karta) 45 10 534745, izdat od odjeljenja za rejon PROSPEKT VERNADSKOG, OUFMS RUSIJE za grad Moskvu u ZAO 02. marta 2010.godine, šifra jedinice 770-069, sa prebivalištem na adresi: Rusija, grad Moskva, ulica Udalcova, d. 46 (četrdeset šest), kv. 173(sto sedamdeset tri), pasoš Ruske Federacije: 75 1673699, izdat od FMS 77713, 19. juna 2015.godine, sa rokom važenja do 10. februara 2025.godine u svojstvu osnivača društva sa ograničenom odgovornošću "SEA TRADE" DOO Kotor, reg. broj 5-0393944/008, PIB: 02669935 (u daljem tekstu društvo), ovim punomoćjem ovlašćujem:

izvršnog direktora "SEA TRADE" DOO, ANASTASIJU LAŠMANOVU, rođenu 23.jula 1987.godine, državljanstvo: Ukrajina, pol: ženski, pasoš br. P UKR FB400908, izdat od [redacted]

da može u moje ime i za moj račun sprovesti sljedeće radnje:

- potpisati Ugovor o prenosu udjela Osnivača, gdje umjesto Osnivača GLINENKO VIKTORA iz Rusije sa br.pasoša 71 2327761, sa udjelom od 5% (pet procenata) pristupa Osnivač GLINENKO ALEKSANDRA iz Rusije, rođena 02.10.1989 godine, mjesto rođenja: grad. Rostov na Donu/USSR, sa prebivalištem na adresi: Moskva, ulica Maršala Koneva, d.14, kv.57, sa br.pasoša 72 3357744, izdat FMS 77001, 02.03.2013. godine sa važenjem do 02.03.2023 godine, gdje prethodni ustupa svojih 5% (pet procenata) udjela u Društvu sa ograničenom odgovornošću „SEA TRADE“ doo Kotor, bez nadoknade.

Na taj način će udijeli u Društvu sa ograničenom odgovornošću „SEA TRADE“ doo Kotor biti sljedeći:

- GLINENKO ALEKSANDRA iz Rusije 5% (pet procenata)
- VALERIJ LITVAK iz Izraela 5% (pet procenata)
- ZADORIN PAVEL iz Rusije 30% (trideset procenata)
- ZADORIN VALERIJ iz Rusije 60% (šezdeset procenata)

- Potpisati i sve druge Ugovore, odluke i ostala akta koje su vezana za Društvo sa ograničenom odgovornošću „ SEA TRADE “ d.o.o. Kotor , ul. Put Prvoborca bb, Škaljari, 85330 Kotor, sa reg.br. 5-0393944/008sa PiB 02669935





77 А В 0202514

ДОВЕРЕННОСТЬ

Город Москва.

Двадцать девятого ноября две тысячи шестнадцатого года.

Я, гр. Задорин Валерий Борисович, 01 апреля 1957 года рождения, место рождения: ГОР. ФРУНЗЕ, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт 45 10 534745, выданный О-НИЕМ ПО Р-НУ ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО ОУФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ В ЗАО 02 марта 2010 года, код подразделения 770-069, зарегистрированный по адресу: Россия, город Москва, улица Удальцова, дом 46 (сорок шесть), квартира 173 (сто семьдесят три), заграничный паспорт Российской Федерации 75 1673699, выданный ФМС 77713, 19 июня 2015 года, дата окончания срока действия 10 февраля 2025 года, являясь Учредителем Общества с ограниченной ответственностью «СИ ТРЕЙД» Котор ("SEA TRADE" doo Kotor), регистрационный номер 5-0393944/008, ИНН 02669935 (далее именуемое – Общество), настоящей доверенностью уполномочиваю

Исполнительного директора «СИ ТРЕЙД» ("SEA TRADE" doo) Лашманову Анастасию, 23 июля 1987 года рождения, гражданство: Украина, пол: женский, паспорт № FB400908, выданный 3201, 24 апреля 2015 года, срок действия до 24 апреля 2025 года, проживающую по адресу: ул. Крива бб, место Доброта, г.Котор,

от моего имени и за мой счет выполнить ниже перечисленные действия в отношении Общества с ограниченной ответственностью «СИ ТРЕЙД» Котор ("SEA TRADE" doo Kotor):

• подписать договор о передаче доли Учредителя ООО «СИ ТРЕЙД» Котор ("SEA TRADE" doo Kotor), где вместо Учредителя ГЛИНЕНКО ВИКТОРА из России, номер паспорта 71 2327761, с долей в размере 5 % (пять процентов), вступает ГЛИНЕНКО АЛЕКСАНДРА из России, 02 октября 1989 года рождения, место рождения: г. Ростов-на-Дону/СССР, проживающая по адресу: Россия, город Москва, улица Маршала Конева, дом 14, квартира 57, номер паспорта 72 3357744, выданный 02 марта 2013 года ФМС 77001, дата окончания срока действия: 02 марта 2023 года, где вышеуказанное лицо ГЛИНЕНКО ВИКТОР передает свои 5% (пять процентов) доли в Обществе с ограниченной ответственностью «СИ ТРЕЙД» Котор ("SEA TRADE" doo Kotor), бесплатно.

Таким образом, доли в Обществе с ограниченной ответственностью «СИ ТРЕЙД» Котор („SEA TRADE“ doo Kotor) будут принадлежать:

- ГЛИНЕНКО АЛЕКСАНДРЕ из России - 5% (пять процентов);
- ВАЛЕРИЮ ЛИТВАКУ из Израйля - 5% (пять процентов);
- ЗАДОРИНУ ПАВЛУ из России - 30% (тридцать процентов);
- ЗАДОРИНУ ВАЛЕРИЮ из России - 60% (шестьдесят процентов).

• подписать все другие договоры, постановления и акты, связанные с Обществом с ограниченной ответственностью «СИ ТРЕЙД» Котор. Пут Првоборца бб, Шкаляри, 85330

г. Моск-

Котор ("SEA TRADE" doo Kotor, ul. Put Prvoborca bb, Škaljari, 85330 Kotor), регистрационный номер 5-0393944/008, ИНН 02669935:

- подписать Устав Общества;
- подписать все остальные документы, необходимые для осуществления вышеуказанных изменений в ЦРХС Налогового управления в г. Подгорице, Управлении таможни Черногории, Налоговом управлении Черногории и в других государственных органах для осуществления деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством.

Доверенность выдана сроком на один год, без права передоверия полномочий по настоящей доверенности другим лицам.

Смысл и значение доверенности, ее юридические последствия, а также содержание статей 185-189 Гражданского кодекса Российской Федерации мне разъяснены и соответствуют моим намерениям.

Содержание настоящей доверенности доверителю зачитано вслух.

Задорин Валерий Борисович 

-ВА Город Москва.

Двадцать девятого ноября две тысячи шестнадцатого года.

Настоящая доверенность удостоверена мной, Луциковой Ириной Анатольевной, нотариусом города Москвы.

Доверенность подписана гр. Задориным Валерием Борисовичем в моем присутствии. Личность его установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № *4-1412*

Взыскано по тарифу: 750 руб. 00 коп.

Удостоверено вне помещения нотариальной конторы: г. Москва, Береговой проезд, дом 5, стр. 1.

Взыскано за услуги правового и технического характера: 1500 руб. 00 коп.

Нотариус





77 AV (AB) 2849110

PUNOMOĆJE

Grad Moskva, dvadeset devetog novembra dvije hiljade šesnaeste godine

Ja, državljanin Izraela, Valerij Litvak [REDACTED]
"M" OP 12 0099590, datum izdavanja [REDACTED]
izdata uz pasoš državljanina Izraela 21300499, vrsta dokumenta P šifra države ISR, broj
lične karte 3-0447653-4, izdat od Ambasade Izraela u Moskvi, datum izdavanja pasoša,
14.02.2014. godine, datum važnosti pasoša 13.02.2024.godine, privremeno registrovan
na adresi: grad Moskva, ul. Gospiatalni val, d.5, str. 12, kv.32,ovim punomoćjem
ovlašćujem:

Izvršnog direktora kompanije „Sea Trade“ doo ANASTASIJU LAŠMANOVU iz
[REDACTED]


- potpisati Ugovor o prenosu udjela Osnivača, gdje umjesto Osnivača
GLINENKO VIKTORA iz Rusije sa br.pasoša 71 2327761, sa udjelom od 5% (pet
procenata) pristupa Osnivač GLINENKO ALEKSANDRA iz Rusije, rođena
02.10.1989 godine, mjesto rođenja: grad. Rostov na Donu/USSR, sa prebivalištem
na adresi: Moskva, ulica Maršala Koneva, d.14, kv.57, sa br.pasoša 72 3357744,
izdat FMS 77001, 02.03.2013. godine sa važenjem do 02.03.2023 godine, gdje
prethodni ustupa svojih 5% (pet procenata) udjela u Društvu sa ograničenom
odgovornošću „SEA TRADE“ doo Kotor, bez nadoknade.

Na taj način će udijeli u Društvu sa ograničenom odgovornošću „SEA TRADE“
doo Kotor biti sljedeći:

- GLINENKO ALEKSANDRA iz Rusije 5% (pet procenata)
- VALERIJ LITVAK iz Izraela 5% (pet procenata)
- ZADORIN PAVEL iz Rusije 30% (trideset procenata)
- ZADORIN VALERIJ iz Rusije 60% (šezdeset procenata)

- Potpisati i sve druge Ugovore, odluke i ostala akta koje su vezana za Društvo sa
ograničenom odgovornošću „SEA TRADE“ d.o.o. Kotor , ul. Put Prvoborca bb,
Škaljari, 85330 Kotor, sa reg.br. 5-0393944/008 sa PiB 02669935

- Potpisati Statut društva i sva ostala dokumenta neophodna za sprovođenje
navedene promjene kod CRPS Poreske uprave u Podgorici, Uprave carina CG,
Poreske Uprave CG, te drugih državnih organa, kako bi društvo poslovalo u
skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, sa pravom da raspolaže novcem, u
dijelu plaćanja taksi, i naknada, kao i drugih uplata, sa pravom da se umjesto
mene potpisuje i da obavlja sve radnje koje se tiču izvršavanja ovog naloga.





77 А В 2849110

ДОВЕРЕННОСТЬ

Город Москва, двадцать девятое ноября две тысячи шестнадцатого года.

Я гр. Израиля, Литвак Валерий, 28.03.1963 года рождения, многократная виза «М» ОР 12 0099590, дата выдачи 26.05.2014 года, пребывание по 06.05.2017 года, выдана к паспорту гр. Израиля 21300499, вид документа Р, код государства ISR, номер удостоверения личности 3-0447653-4, выданному Посольством Израиля в Москве, дата выдачи паспорта 14.02.2014 года, дата окончания срока действия паспорта 13.02.2024 года, временно зарегистрированный по адресу: г. Москва, ул. Госпитальный вал, д. 5, стр. 12, кв. 32,

настоящей доверенностью уполномочиваю:

Исполнительного директора «Sea Trade» doo, Анастасию Лашманову, уроженку Украины, с постоянным местом жительства в г. Которе, ул. Kriva bb, место Доброта, паспорт № FB400908, выдан 3201, в день 24 апреля 2015 года, сроком действия до 24 апреля 2025 года, от моего имени и за мой счет выполнить ниже перечисленные действия:

- Подписать договор о передаче долей Учредителя, где вместо Учредителя Глиненко Виктора, уроженец России, номер паспорта 71 2327761, с долей в 5 % (пять процентов) вступает Глиненко Александра, уроженка России, 02.10.1989 года рождения, место рождения: г. Ростов-на-Дону/СССР, проживающая по адресу: г. Москва, ул. Маршала Конева, д. 14, кв. 57, номер паспорта 72 3357744, выдан ФМС 77001, 02.03.2013 года, сроком действия до 02.03.2023 года, где предыдущий передает своих 5 % (пять процентов) доли в Обществе с ограниченной ответственностью «SEA TRADE» doo Котор, бесплатно.

Таким образом, доли в Обществе с ограниченной ответственностью «SEA TRADE» doo Котор будут принадлежать:

- Глиненко Александра из России 5 % (пять процентов);
- Валерий Литвак из Израиля 5 % (пять процентов);
- Задорин Павел из России 30 % (тридцать процентов);
- Задорин Валерий из России 60% (шестьдесят процентов);

- Подписать все другие договоры, постановления и акты, связанные с Обществом с ограниченной ответственностью «SEA TRADE» doo Котор, ул. Put Prvoborca bb, Škaljari, 85330 г. Котор, рег. номер 5-0393944/008, ИНН 02669935.

- Подписать Устав Общества и все остальные документы, необходимые для осуществления вышеуказанных изменений в ЦРХС Налогового управления в г. Подгорице, Управлении таможен Черногории, Налоговом управлении Черногории и в других государственных органах, для осуществления деятельности общества в соответствии с действующим законодательством, с правом распоряжаться деньгами, в части оплаты пошлин, тарифов, сборов и иных платежей, с правом расписываться за меня и совершать все действия, связанные с выполнением данного поручения.

Доверенность может быть использована только для указанных выше целей.

Доверенность выдана на один год, без права передоверия третьим лицам.

Литвак Валерий

- ва

Город Москва.

Двадцать девятое ноября две тысячи шестнадцатого года.

Настоящая доверенность удостоверена мной, Пархомчук Инной Юрьевной, нотариусом города Москвы.

Доверенность подписана гр. Литваком Валерием в моем присутствии. Личность его установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 3 - 1715

Взыскано по тарифу: 500 руб.

Взыскано за услуги правового
и технического характера: 1000 руб.

Нотариус





77 А В 0202513

ДОВЕРЕННОСТЬ

Город Москва.

Двадцать девятого ноября две тысячи шестнадцатого года.

Я, гр. Глиненко Александра Викторовна, 02 октября 1989 года рождения, место рождения: ГОР. РОСТОВ-НА-ДОНУ, гражданство: Российская Федерация, пол: женский, паспорт 45 12 928358, выданный ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ ЮЖНОЕ ТУШИНО 14 февраля 2013 года, код подразделения 770-099, зарегистрированная по адресу: Россия, город Москва, улица Маршала Конева, дом 14, квартира 57, заграничный паспорт Российской Федерации 72 3357744, выданный 02 марта 2013 года ФМС 77001, дата окончания срока действия 02 марта 2023 года, настоящей доверенностью уполномочиваю

Исполнительного директора «СИ ТРЕЙД» ("SEA TRADE" doo) Лашманову Анастасию, 23 июля 1987 года рождения, гражданство: Украина, пол: женский, паспорт № FB400908, выданный 3201, 24 апреля 2015 года, срок действия до 24 апреля 2025 года, проживающую по адресу: ул. Крива бб, место Доброта, г.Котор,

от моего имени и за мой счет выполнить ниже перечисленные действия в отношении Общества с ограниченной ответственностью «СИ ТРЕЙД» Котор ("SEA TRADE" doo Kotor), регистрационный номер 5-0393944/008, ИНН 02669935 (далее именуемое – Общество):

• подписать договор о передаче доли Учредителя ООО «СИ ТРЕЙД» Котор ("SEA TRADE" doo Kotor), где вместо Учредителя ГЛИНЕНКО ВИКТОРА из России, номер паспорта 71 2327761, с долей в размере 5 % (пять процентов), вступает ГЛИНЕНКО АЛЕКСАНДРА из России, 02 октября 1989 года рождения, место рождения: г. Ростов-на-Дону/СССР, проживающая по адресу: Россия, город Москва, улица Маршала Конева, дом 14, квртира 57, номер паспорта 72 3357744, выданный 02 марта 2013 года ФМС 77001, дата окончания срока действия: 02 марта 2023 года, где вышеуказанное лицо ГЛИНЕНКО ВИКТОР передает свои 5% (пять процентов) доли в Обществе с ограниченной ответственностью «СИ ТРЕЙД» Котор ("SEA TRADE" doo Kotor), бесплатно.

Таким образом, доли в Обществе с ограниченной ответственностью «СИ ТРЕЙД» Котор („SEA TRADE“ doo Kotor) будут принадлежать:

- ГЛИНЕНКО АЛЕКСАНДРЕ из России - 5% (пять процентов);
- ВАЛЕРИЮ ЛИТВАКУ из Израиля - 5% (пять процентов);
- ЗАДОРИНУ ПАВЛУ из России - 30% (тридцать процентов);
- ЗАДОРИНУ ВАЛЕРИЮ из России - 60% (шестьдесят процентов).

• подписать все другие договоры, постановления и акты, связанные с Обществом с ограниченной ответственностью «СИ ТРЕЙД» Котор, Пут Првоборца бб, Шкаляри, 85330

г. Моск-

Котор ("SEA TRADE" doo Kotor, ul. Put Prvoborca bb, Škaljari, 85330 Kotor), регистрационный номер 5-0393944/008, ИНН 02669935;

- подписать Устав Общества;
- подписать все остальные документы, необходимые для осуществления вышеуказанных изменений в ЦРХС Налогового управления в г. Подгорице, Управлении таможни Черногории, Налоговом управлении Черногории и в других государственных органах для осуществления деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством.

Доверенность выдана сроком на один год, без права передоверия полномочий по настоящей доверенности другим лицам.

Смысл и значение доверенности, ее юридические последствия, а также содержание статей 185-189 Гражданского кодекса Российской Федерации мне разъяснены и соответствуют моим намерениям.

Содержание настоящей доверенности доверителю зачитано вслух.

Глиненко Александра Викторовна

-ва Город Москва.

Двадцать девятого ноября две тысячи шестнадцатого года.

Настоящая доверенность удостоверена мной, Лушиковой Ириной Анатольевной, нотариусом города Москвы.

Доверенность подписана гр. Глиненко Александрой Викторовной в моем присутствии. Личность ее установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № *4-1411*

Взыскано по тарифу: 750 руб. 00 коп.

Удостоверено вне помещения нотариальной конторы: г. Москва, Береговой проезд, дом 5, стр. 1.

Взыскано за услуги правового и технического характера: 1500 руб. 00 коп.

Нотариус



[Handwritten signature]



77 А В 0202519

ДОВЕРЕННОСТЬ

Город Москва.

Тридцатого ноября две тысячи шестнадцатого года.

Я, гр. Глиненко Виктор Михайлович, 04 мая 1949 года рождения, место рождения: Г. ФРУНЗЕ КИРГИЗИЯ, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт 45 03 448898, выданный РОВД "ЮЖНОЕ ТУШИНО" Г. МОСКВЫ 16 июля 2002 года, код подразделения 772-085, зарегистрированный по адресу: Россия, город Москва, улица Маршала Конева, дом 14 (четырнадцать), квартира 51 (пятьдесят один), заграничный паспорт Российской Федерации 71 2327761, выданный ФМС 77812, 28 октября 2010 года, дата окончания срока действия 28 октября 2020 года, являясь Учредителем Общества с ограниченной ответственностью «СИ ТРЕЙД» Котор ("SEA TRADE" doo Kotor), регистрационный номер 5-0393944/008, ИНН 02669935 (далее именуемое – Общество), настоящей доверенностью уполномочиваю

Исполнительного директора «СИ ТРЕЙД» ("SEA TRADE" doo) Лашманову Анастасию, 23 июля 1987 года рождения, гражданство: Украина, пол: женский, паспорт № FB400908, выданный 3201, 24 апреля 2015 года, срок действия до 24 апреля 2025 года, проживающую по адресу: ул. Крива 6б, место Доброта, г.Котор,

от моего имени и за мой счет выполнить ниже перечисленные действия в отношении Общества с ограниченной ответственностью «СИ ТРЕЙД» Котор ("SEA TRADE" doo Kotor):

• подписать договор о передаче доли Учредителя ООО «СИ ТРЕЙД» Котор ("SEA TRADE" doo Kotor), где вместо Учредителя ГЛИНЕНКО ВИКТОРА из России, номер паспорта 71 2327761, с долей в размере 5 % (пять процентов), вступает ГЛИНЕНКО АЛЕКСАНДРА из России, 02 октября 1989 года рождения, место рождения: г. Ростов-на-Дону/СССР, проживающая по адресу: Россия, город Москва, улица Маршала Конева, дом 14, квартира 57, номер паспорта 72 3357744, выданный 02 марта 2013 года ФМС 77001, дата окончания срока действия: 02 марта 2023 года, где вышеуказанное лицо ГЛИНЕНКО ВИКТОР передает свои 5% (пять процентов) доли в Обществе с ограниченной ответственностью «СИ ТРЕЙД» Котор ("SEA TRADE" doo Kotor), бесплатно.

Таким образом, доли в Обществе с ограниченной ответственностью «СИ ТРЕЙД» Котор („SEA TRADE“ doo Kotor) будут принадлежать:

- ГЛИНЕНКО АЛЕКСАНДРЕ из России - 5% (пять процентов);
- ВАЛЕРИЮ ЛИТВАКУ из Израиля - 5% (пять процентов);
- ЗАДОРИНУ ПАВЛУ из России - 30% (тридцать процентов);
- ЗАДОРИНУ ВАЛЕРИЮ из России - 60% (шестьдесят процентов).

• подписать все другие договоры, постановления и акты, связанные с Обществом с ограниченной ответственностью «СИ ТРЕЙД» Котор, Пут Првоборца 6б, Шкаляри, 85330

г. Моск-


Котор ("SEA TRADE" doo Kotor, ul. Put Prvoborca bb, Škaljari, 85330 Kotor), регистрационный номер 5-0393944/008, ИНН 02669935;

- подписать Устав Общества;
- подписать все остальные документы, необходимые для осуществления вышеуказанных изменений в ЦРХС Налогового управления в г. Подгорице, Управлении таможни Черногории, Налоговом управлении Черногории и в других государственных органах для осуществления деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством.

Доверенность выдана сроком на один год, без права передоверия полномочий по настоящей доверенности другим лицам.

Смысл и значение доверенности, ее юридические последствия, а также содержание статей 185-189 Гражданского кодекса Российской Федерации мне разъяснены и соответствуют моим намерениям.

Содержание настоящей доверенности доверителю зачитано вслух.





Город Москва.

Тридцатого ноября две тысячи шестнадцатого года.

Настоящая доверенность удостоверена мной, Лушиковой Ириной Анатольевной, нотариусом города Москвы.

Доверенность подписана гр. Глиненко Виктором Михайловичем в моем присутствии. Личность его установлена, дееспособность проверена.


Зарегистрировано в реестре за № 4-1414

Взыскано по тарифу: 500 руб. 00 коп.

Взыскано за услуги правового
и технического характера: 1000 руб. 00 коп.



Нотариус





77 А В 0202514

ДОВЕРЕННОСТЬ

Город Москва.

Двадцать девятого ноября две тысячи шестнадцатого года.

Я, гр. Задорин Валерий Борисович, 01 апреля 1957 года рождения, место рождения: ГОР. ФРУНЗЕ, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт 45 10 534745, выданный О-НИЕМ ПО Р-НУ ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО ОУФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ В ЗАО 02 марта 2010 года, код подразделения 770-069, зарегистрированный по адресу: Россия, город Москва, улица Удальцова, дом 46 (сорок шесть), квартира 173 (сто семьдесят три), заграничный паспорт Российской Федерации 75 1673699, выданный ФМС 77713, 19 июня 2015 года, дата окончания срока действия 10 февраля 2025 года, являясь Учредителем Общества с ограниченной ответственностью «СИ ТРЕЙД» Котор ("SEA TRADE" doo Kotor), регистрационный номер 5-0393944/008, ИНН 02669935 (далее именуемое – Общество), настоящей доверенностью уполномочиваю

Исполнительного директора «СИ ТРЕЙД» ("SEA TRADE" doo) Лашманову Анастасию, 23 июля 1987 года рождения, гражданство: Украина, пол: женский, паспорт № FB400908, выданный 3201, 24 апреля 2015 года, срок действия до 24 апреля 2025 года, проживающую по адресу: ул. Крива бб, место Доброта, г.Котор,

от моего имени и за мой счет выполнить ниже перечисленные действия в отношении Общества с ограниченной ответственностью «СИ ТРЕЙД» Котор ("SEA TRADE" doo Kotor):

- подписать договор о передаче доли Учредителя ООО «СИ ТРЕЙД» Котор ("SEA TRADE" doo Kotor), где вместо Учредителя ГЛИНЕНКО ВИКТОРА из России, номер паспорта 71 2327761, с долей в размере 5 % (пять процентов), вступает ГЛИНЕНКО АЛЕКСАНДРА из России, 02 октября 1989 года рождения, место рождения: г. Ростов-на-Дону/СССР, проживающая по адресу: Россия, город Москва, улица Маршала Конева, дом 14, квртира 57, номер паспорта 72 3357744, выданный 02 марта 2013 года ФМС 77001, дата окончания срока действия: 02 марта 2023 года, где вышеуказанное лицо ГЛИНЕНКО ВИКТОР передает свои 5% (пять процентов) доли в Обществе с ограниченной ответственностью «СИ ТРЕЙД» Котор ("SEA TRADE" doo Kotor), бесплатно.

Таким образом, доли в Обществе с ограниченной ответственностью «СИ ТРЕЙД» Котор („SEA TRADE“ doo Kotor) будут принадлежать:

- ГЛИНЕНКО АЛЕКСАНДРЕ из России - 5% (пять процентов);
- ВАЛЕРИЮ ЛИТВАКУ из Израиля - 5% (пять процентов);
- ЗАДОРИНУ ПАВЛУ из России - 30% (тридцать процентов);
- ЗАДОРИНУ ВАЛЕРИЮ из России - 60% (шестьдесят процентов).

- подписать все другие договоры, постановления и акты, связанные с Обществом с ограниченной ответственностью «СИ ТРЕЙД» Котор, Пут Првборца бб, Шкаляри, 85330

г. Моск-

Котор ("SEA TRADE" doo Kotor, ul. Put Prvoborca bb, Škaljari, 85330 Kotor), регистрационный номер 5-0393944/008, ИНН 02669935;

- подписать Устав Общества;
- подписать все остальные документы, необходимые для осуществления вышеуказанных изменений в ЦРХС Налогового управления в г. Подгорице, Управлении таможни Черногории, Налоговом управлении Черногории и в других государственных органах для осуществления деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством.

Доверенность выдана сроком на один год, без права передоверия полномочий по настоящей доверенности другим лицам.

Смысл и значение доверенности, ее юридические последствия, а также содержание статей 185-189 Гражданского кодекса Российской Федерации мне разъяснены и соответствуют моим намерениям.

Содержание настоящей доверенности доверителю зачитано вслух.

Задорин Валерий Борисович

-ВА Город Москва.

Двадцать девятого ноября две тысячи шестнадцатого года.

Настоящая доверенность удостоверена мной, Лушиковой Ириной Анатольевной, нотариусом города Москвы.

Доверенность подписана гр. Задориным Валерием Борисовичем в моем присутствии. Личность его установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № *4-1412*

Взыскано по тарифу: 750 руб. 00 коп.

Удостоверено вне помещения нотариальной конторы: г. Москва, Береговой проезд, дом 5, стр. 1.

Взыскано за услуги правового и технического характера: 1500 руб. 00 коп.

Нотариус



[Handwritten signature]



77 А В 0202515

ДОВЕРЕННОСТЬ

Город Москва.

Двадцать девятого ноября две тысячи шестнадцатого года.

Я, гр. Задорин Павел Борисович, 19 марта 1969 года рождения, место рождения: ГОР. БИШКЕК, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт 45 13 100603, выданный ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО 31 марта 2014 года, код подразделения 770-069, зарегистрированный по адресу: Россия, город Москва, улица Удальцова, дом 46 (сорок шесть), квартира 173 (сто семьдесят три), заграничный паспорт Российской Федерации 75 1983615, выданный ФМС 77713, 29 июля 2015 года, дата окончания срока действия 22 апреля 2025 года, являясь Учредителем Общества с ограниченной ответственностью «СИ ТРЕЙД» Котор ("SEA TRADE" doo Kotor), регистрационный номер 5-0393944/008, ИНН 02669935 (далее именуемое – Общество), настоящей доверенностью уполномочиваю

Исполнительного директора «СИ ТРЕЙД» ("SEA TRADE" doo) Лашманову Анастасию, 23 июля 1987 года рождения, гражданство: Украина, пол: женский, паспорт № FB400908, выданный 3201, 24 апреля 2015 года, срок действия до 24 апреля 2025 года, проживающую по адресу: ул. Крива бб, место Доброта. г.Котор,

от моего имени и за мой счет выполнить ниже перечисленные действия в отношении Общества с ограниченной ответственностью «СИ ТРЕЙД» Котор ("SEA TRADE" doo Kotor):

- подписать договор о передаче доли Учредителя ООО «СИ ТРЕЙД» Котор ("SEA TRADE" doo Kotor), где вместо Учредителя ГЛИНЕНКО ВИКТОРА из России, номер паспорта 71 2327761, с долей в размере 5 % (пять процентов), вступает ГЛИНЕНКО АЛЕКСАНДРА из России, 02 октября 1989 года рождения, место рождения: г. Ростов-на-Дону/СССР, проживающая по адресу: Россия, город Москва, улица Маршала Конева, дом 14, квартира 57, номер паспорта 72 3357744, выданный 02 марта 2013 года ФМС 77001, дата окончания срока действия: 02 марта 2023 года, где вышеуказанное лицо ГЛИНЕНКО ВИКТОР передает свои 5% (пять процентов) доли в Обществе с ограниченной ответственностью «СИ ТРЕЙД» Котор ("SEA TRADE" doo Kotor), бесплатно.

Таким образом, доли в Обществе с ограниченной ответственностью «СИ ТРЕЙД» Котор („SEA TRADE“ doo Kotor) будут принадлежать:

- ГЛИНЕНКО АЛЕКСАНДРЕ из России - 5% (пять процентов);
- ВАЛЕРИЮ ЛИТВАКУ из Израиля - 5% (пять процентов);
- ЗАДОРИНУ ПАВЛУ из России - 30% (тридцать процентов);
- ЗАДОРИНУ ВАЛЕРИЮ из России - 60% (шестьдесят процентов).

- подписать все другие договоры, постановления и акты, связанные с Обществом с ограниченной ответственностью «СИ ТРЕЙД» Котор, Пут Првоборца бб, Шкаляри, 85330

г. МОСК-

Котор ("SEA TRADE" doo Kotor, ul. Put Prvoborca bb, Škaljari, 85330 Kotor), регистрационный номер 5-0393944/008, ИНН 02669935;

- подписать Устав Общества;
- подписать все остальные документы, необходимые для осуществления вышеуказанных изменений в ЦРХС Налогового управления в г. Подгорице, Управлении таможни Черногории, Налоговом управлении Черногории и в других государственных органах для осуществления деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством.

Доверенность выдана сроком на один год, без права передоверия полномочий по настоящей доверенности другим лицам.

Смысл и значение доверенности, ее юридические последствия, а также содержание статей 185-189 Гражданского кодекса Российской Федерации мне разъяснены и соответствуют моим намерениям.

Содержание настоящей доверенности доверителю зачитано вслух.

Задорин Павел Борисович

-ва Город Москва.

Двадцать девятого ноября две тысячи шестнадцатого года.

Настоящая доверенность удостоверена мной, Лушиковой Ириной Анатольевной, нотариусом города Москвы.


Доверенность подписана гр. Задориным Павлом Борисовичем в моем присутствии. Личность его установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № *4-1413*

Взыскано по тарифу: 750 руб. 00 коп.

Удостоверено вне помещения нотариальной конторы: г. Москва, Береговой проезд, дом 5, стр. 1.

Взыскано за услуги правового и технического характера: 1500 руб. 00 коп.



Нотариус

Ирина Анатольевна Лушикова



77 А В 2849110

ДОВЕРЕННОСТЬ

Город Москва, двадцать девятое ноября две тысячи шестнадцатого года.

Я гр. Израиля, Литвак Валерий, 28.03.1963 года рождения, многократная виза «М» ОР 12 0099590, дата выдачи 26.05.2014 года, пребывание по 06.05.2017 года, выдана к паспорту гр. Израиля 21300499, вид документа Р, код государства ISR, номер удостоверения личности 3-0447653-4, выданному Посольством Израиля в Москве, дата выдачи паспорта 14.02.2014 года, дата окончания срока действия паспорта 13.02.2024 года, временно зарегистрированный по адресу: г. Москва, ул. Госпитальный вал, д. 5, стр. 12, кв. 32,

настоящей доверенностью уполномочиваю:

Исполнительного директора «Sea Trade» doo, Анастасию Лашманову, уроженку Украины, с постоянным местом жительства в г. Которе, ul. Kriva bb, место Доброта, паспорт № FB400908, выдан 3201, в день 24 апреля 2015 года, сроком действия до 24 апреля 2025 года,

от моего имени и за мой счет выполнить ниже перечисленные действия:

- Подписать договор о передаче долей Учредителя, где вместо Учредителя Глиненко Виктора, уроженец России, номер паспорта 71 2327761, с долей в 5 % (пять процентов) вступает Глиненко Александра, уроженка России, 02.10.1989 года рождения, место рождения: г. Ростов-на-Дону/СССР, проживающая по адресу: г. Москва, ул. Маршала Конева, д. 14, кв. 57, номер паспорта 72 3357744, выдан ФМС 77001, 02.03.2013 года, сроком действия до 02.03.2023 года, где предыдущий передает своих 5 % (пять процентов) доли в Обществе с ограниченной ответственностью «SEA TRADE» doo Котор, бесплатно.

Таким образом, доли в Обществе с ограниченной ответственностью «SEA TRADE» doo Котор будут принадлежать:

- Глиненко Александра из России 5 % (пять процентов);
- Валерий Литвак из Израиля 5 % (пять процентов);
- Задорин Павел из России 30 % (тридцать процентов);
- Задорин Валерий из России 60% (шестьдесят процентов);

- Подписать все другие договоры, постановления и акты, связанные с Обществом с ограниченной ответственностью «SEA TRADE» doo Котор, ul. Put Prvoborca bb, Škaljari, 85330 г. Котор, рег. номер 5-0393944/008, ИНН 02669935.

- Подписать Устав Общества и все остальные документы, необходимые для осуществления вышеуказанных изменений в ЦРХС Налогового управления в г. Подгорице, Управлении таможен Черногории, Налоговом управлении Черногории и в других государственных органах, для осуществления деятельности общества в соответствии с действующим законодательством, с правом распоряжаться деньгами, в части оплаты пошлин, тарифов, сборов и иных платежей, с правом расписываться за меня и совершать все действия, связанные с выполнением данного поручения.

Доверенность может быть использована только для указанных выше целей.

Доверенность выдана на один год, без права передоверия третьим лицам.

Литвак Валерий

- ва

Город Москва.

Двадцать девятое ноября две тысячи шестнадцатого года.

Настоящая доверенность удостоверена мной, Пархомчук Инной Юрьевной, нотариусом города Москвы.

Доверенность подписана гр. Литваком Валерием в моем присутствии. Личность его установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 3 - 1715

Взыскано по тарифу: 500 руб.

Взыскано за услуги правового
и технического характера: 1000 руб.

Нотариус



OTPRAVAK
IZVORNIKA

CRNA GORA

NOTAR

KOVAČEVIĆ IRENA

Kotor, Stari Grad - Trg od oružja br. 436

Tel/fax :+382 32 322 161

UZZ br. 921/2016

Dana ,05.12.2016 godine (peti decembar dvije hiljade šesnaeste) u 13,00 h (trinaest časova), u notarskoj kancelariji, predamnom, dolje potpisanim notarom Kovačević Irenom, sa službenim sjedištem u Kotoru, Stari grad - Trg od oružja br. 436, sa zahtjevom da na osnovu njihove izjava volja, sačinim **NOTARSKI ZAPIS - UGOVOR O PRENOSU OSNIVAČKIH UDJELA OSNIVAČA** pristupile su sledeće stranke:-----

1. **D.O.O „SEA TRADE“ KOTOR**, sa sjedištem društva u Kotoru, Put prvoborca bb, registrovano kod CRPS Poreske uprave Podgorica pod brojem 5-0393944/006, sa PIB-om 02669935 čiji je osnivač:-----

-sa 5% udjela **GLINENKO VICTOR MIHAILOVIČ** iz Ruske Federacije, na adresi za prijem pismena Lashmanova Anastasiya, Put Prvoborca bb, Škaljari rođen 04.05.1949 godine (četvrti maj hiljadu devsto četrdeset devete) sa pasošem broj 71 2327761 izdat od FMS 77812 , datum izdavanja 28.10.2010. godine (dvadeset osmi oktobar dvije hiljade desete) sa rokom važenja do 28.10.2020. godine (dvadeset osmi oktobar dvije hiljade dvadesete) kojeg po punomoćju ovjereno kod Luščikova Irina Anatolevna notar grada Moskve br. ovjere No 4-1414 od 30.11.2016. godine (trideseti novembar dvijehiljade šesnaeste) zastupa **Lashmanova Anastasiya**, iz Ukraine, rođena 23.07.1987. godine (dvadeset treći jul hiljadu devesto osamdeset sedme) na adresi Škaljari , Put prvoborca bb , Kotor, Crna Gora, čiji sam identitet utvrdila uvidom u pasoš broj FB400908 izdat od UKR 3201, dana 24.04.2015. godine (dvadeset četvrti april dvijehiljade petnaeste) sa rokom važenja do 24.04.2025. godine (dvadeset četvrti april dvijehiljade dvadeset pete) čija se ovjerena kopija dokumenta , koju je ovjerio ovaj notar, prilaže uz ovaj izvornik (u daljem tekstu **ustupilac**)-----

2. **Gospodica GLINENKO ALEXANDRA VIKTOROVNA**, iz Ruske Federacije, na adresi Moskva, ulica Maršala Koneva, d14, kv 57, na adresi za prijem pismena Lashmanova Anastasiya, Put Prvoborca bb, Škaljari rođena 02.10.1989. godine (drugi oktobar hiljadu devesto osamdeset devete), sa pasošem broj 72 3357744 (unutrašnji pasoš br. 45 12 928358) izdat od FMS 77001 dana 02.03.2013. godine (drugi mart dvijehiljade trinaeste) sa rokom važenja do 02.03.2023 .godine (drugi mart dvijehilajde dvadeset treće) koju po punomoćju ovjereno kod Luščikova Irina Anatolevna notar grada Moskve br. ovjere No 4-1411 od 29.11.2016. godine (dvadeset deveti novembar dvijehiljade šesnaeste) zastupa **Lashmanova Anastasiya**, iz Ukraine, rođena 23.07.1987. godine (dvadeset treći jul hiljadu devesto osamdeset sedme) na adresi Škaljari , Put prvoborca bb , Kotor, Crna Gora, čiji sam identitet utvrdila uvidom u pasoš broj FB400908 izdat od UKR 3201, dana 24.04.2015. godine (dvadeset četvrti april dvijehiljade petnaeste) sa rokom važenja do 24.04.2025. godine (dvadeset četvrti april dvijehiljade dvadeset pete) čija se ovjerena kopija dokumenta , koju je ovjerio ovaj notar, prilaže uz ovaj izvornik (u daljem tekstu **primalac**)-----

[Handwritten signatures]

Mob: +382 69 151 757, +382 67 656 190
E-mail: notari.irena.kovacevic@t-com.me

Notarska kancelarija

daljem tekstu ugovorne strane.-----

Gospodin ZADORIN PAVEL BORISOVIĆ (osnivač sa 30% udjela u D.O.O „SEA TRADE“ KOTOR) iz Ruske Federacije, na adresi prijem pošte Milovići bb, Tivat, u Crnu Goru, rođen 03.1969. godine (devetnaestog marta hiljadu devesto šezdeset devete), sa pasošem br. 1983615 (stari pasoš br. 71 5862308) izdat od FMS 77713 dana 29.07.2015.godine vadeset dvetog jula dvije hiljade petnaeste) sa rokom važenja do 22.04.2025.godine vadeset drugog aprila dvije hiljade dvadeset pete) kojeg po punomoćju ovjereno kod iščikova Irina Anatolevna notar grada Moskve br. ovjere No 4-1413 od 29.11.2016. godine vadeset deveti novembar dvijehiljade šesnaeste) zastupa **Lashmanova Anastasiya**, iz craine, rođena 23.07.1987. godine (dvadeset treći jul hiljadu devesto osamdeset sedme) na adresi Škaljari, Put prvoborca bb, Kotor, Crna Gora, čiji sam identitet utvrdila uvidom u pasoš broj FB400908 izdat od UKR 3201, dana 24.04.2015. godine (dvadeset četvrti april dvijehiljade petnaeste) sa rokom važenja do 24.04.2025. godine (dvadeset četvrti april dvijehiljade dvadeset pete) čija se ovjerena kopija dokumenta, koju je ovjerio ovaj notar, prilaže uz ovaj izvornik (u daljem tekstu **davalac saglasnosti**)-----

Gospodin ZADORIN VALERY BORISOVIĆ (osnivač sa 60% udjela u D.O.O „SEA TRADE“ KOTOR) državljnin Ruske Federacije rođen 01.04.1957 godine (prvi april hiljadu devsto pedeset sedme) sa pasošem br. 75 1673699 izdat od FMS 77713 dana 19.06.2015. godine (devetnaesti jun dvijehiljade petnaeste) sa rokom važenja do 10.02.2025 godine (deseti februar dvijehiljade dvadeset pete) sa rokom važenja do 10.02.2025 godine (deseti februar dvijehiljade dvadeset pete) kojeg po punomoćju ovjereno kod Luščikova Irina Anatolevna notar grada Moskve br. ovjere No 4-1412 od 29.11.2016. godine (dvadeset deveti novembar dvijehiljade šesnaeste) zastupa **Lashmanova Anastasiya**, iz Ukraine, rođena 23.07.1987. godine (dvadeset treći jul hiljadu devesto osamdeset sedme) na adresi Škaljari, Put prvoborca bb, Kotor, Crna Gora, čiji sam identitet utvrdila uvidom u pasoš broj FB400908 izdat od UKR 3201, dana 24.04.2015. godine (dvadeset četvrti april dvijehiljade petnaeste) sa rokom važenja do 24.04.2025. godine (dvadeset četvrti april dvijehiljade dvadeset pete) čija se ovjerena kopija dokumenta, koju je ovjerio ovaj notar, prilaže uz ovaj izvornik (u daljem tekstu **davalac saglasnosti**)-----

Gospodin LITVAK VALERY (osnivač sa 5% udjela u D.O.O „SEA TRADE“ KOTOR) državljnin Izraela na adresi za prijem pismena Lashmanova Anastasiya, Put Prvoborca bb, Škaljari rođen 28.03.1963.godine (dvadeset osmi mart hiljadu devesto šesdeset treće) sa ID broj 3-0447653-4 sa pasošem broj 21300499 izdat datum izdavanja 14.02.2014. godine (trinaestog februara dve hiljade četrnaeste godine) sa rokom važenja do 13.02.2024. godine (trinaesti februar dve hiljade dvadeset i četvrte godine) kojeg po punomoćju ovjereno kod Parhomčuk Inna Jurjevna notar grada Moskve br. ovjere No 3-1715 od 10.10.2016. godine (četrnaesti oktobar dvijehiljade šesnaeste) zastupa **Lashmanova Anastasiya**, iz Ukraine, rođena 23.07.1987. godine (dvadeset treći jul hiljadu devesto osamdeset sedme) na adresi Škaljari, Put prvoborca bb, Kotor, Crna Gora, čiji sam identitet utvrdila uvidom u pasoš broj FB400908 izdat od UKR 3201, dana 24.04.2015. godine (dvadeset četvrti april dvijehiljade petnaeste) sa rokom važenja do 24.04.2025. godine (dvadeset četvrti april dvijehiljade dvadeset pete) čija se ovjerena kopija dokumenta, koju

Jovana Perić

Lashmanova

e ovjerio ovaj notar, prilaže uz ovaj izvornik (u daljem tekstu **davalac saglasnosti**)-----

Predhodna napomena: Na upit notara o prisustvu sudskog tumača stranka izjavljuje da dobro govori i piše crnogorski jezik (čemu se si sam notar uvjerio) i da ne želi prevodioca, nakon čega je od strane notara upozorena da sama snosi posljedice.-----

Notar je izvršio uvid u **Izvod iz CRPS za D.O.O „SEA TRADE“ KOTOR**, sa sjedištem društva u Kotoru, Put prvoborca bb, registrovano kod CRPS Poreske uprave Podgorica pod brojem 5-0393944/006, sa PIB-om 02669935, čiji su osnivači sa 5% udjela **Valery Litvak**, sa 30% udjela **Zadorin Pavel**, sa 5% udjela **Glinenko Victor** i sa 60% udjela **Zadorin Valery**, a kopija ovog dokumenta koju je ovjerio notar prilaže se uz ovaj notarski zapis.-----

Notar je izvršio uvid u Listove nepokretnosti broj 60,235,361,241 KO Milovići, koji su upisani na „SEA TRADE“ D.O.O. Podgorica, a u svari su vlasništvo D.O.O „SEA TRADE“ KOTOR, pa je izmjena sjedišta firem u toku u nadležni katastar nepokretnosti po kazivanju istana ugovornica.-----

Nakon što je ovaj notar utvrdio da je nadležna za zaključivanje ovog pravnog posla, i na zahtjev stranki da se isti odradi u formi notarskog zapisa, te se lično uvjerio da su stranke sposobne i ovlašćene za zaključenje ovog pravnog posla, ispitala sam njegovu stvarnu volju, objasnila pravno dejstvo ovog pravnog posla, poučila o pravnim posljedicama ovakvog pravnog posla i uvjerila se da stranka ima stvarnu volju i ozbiljnu namjeru da zaključi ovaj pravni posao, stranka je izjavila sljedeću:-----

UGOVOR O PRENOSU OSNIVAČKIH UDJELA OSNIVAČA

UVODNE NAPOMENE

Stranke ugovornice saglasno utvrđuju da je Privredno društvo „SEA TRADE“ D.O.O. Kotor osnovano upisom u CRPS Poreske Upreve Podgorica pod brojem 5-0393944/006, sa PIB-om 02669935

Stranke ugovornice saglasno utvrđuju da su osnivači sledeća lica:-----

Valery Zadorin sa udjelom od 60%-----

Pavel Zadorin, sa udjelom od 30%-----

Valeri Litvak sa udjelom od 5 %-----

Victor Glinenko sa udjelom od 5%-----

Član 1.

Stranke saglasno utvrđuju je osnivač a sada Ustupilac **GLINENKO VICTOR MIHAILOVIČ** sa osnivačkim brojem 71 2327761 jedan od osnivača **D.O.O „SEA TRADE“ KOTOR**, sa sjedištem društva u Kotoru, Put prvoborca bb, registrovano kod CRPS Poreske uprave Podgorica pod brojem 5-0393944/006, sa PIB-om 02669935 i to:-----

GLINENKO VICTOR MIHAILOVIČ sa 5 % osnivačkog uloga u Privredno društvo **D.O.O „SEA TRADE“ KOTOR**-----

Član 2.

Kovacic Stan

Glinenko Victor

1.da osnivač mora u roku od 5 (pet) dana od dana zaključivanja i ovjere ovog ugovora izvršiti promjene u Centralni Registar Privredno suda Podgorica, a vezano za primjene osnivača Privrednog društva;-----

2.Da stranke solidarno duguju nagradu notarske obrade ugovora, ako se drugačije ne dogovore, našto stranke izjaviše da troškove snosi primalac;-----

Notar je stranke upozorio na odredbe Zakona o notarima, Zakona o Privrednim društvima Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o svojinsko-pravnim odnosima, , kao i na druge Zakone koje se odnose na zaključivanja ovog ugovora; -----

Stranka neopozivo ovlašćuju notara da bez njene saglasnosti i prisustva može ispravljati i dopunjavati ovu notarski obrađenu ispravu, samo radi otklanjanja eventualnih tehničkih grešaka ili provođenja iste u javnim registrima, o čemu je notar dužan obavjestiti stranku. --

Od ove notarske isprave dobijaju -----

OTPRAVAK:-----

- primalac (1)-----
- ustupilac (1)-----
- CRPS Podgorica (1)-----

Naknada za rad i naknada troškova obračunata je prema TB 6 u vezi tačke 5 I TB 21 iznosi 510€ + PDV koji iznosi 19% -----

Notar je pročitao ovaj izvornik strankama, i neposrednim pitanjima uvjerio se da isti odgovara volji stranaka, nakon čega su stranke izjavile da je tako postupljeno, da su razumjele sadržinu ovog pravnog posla i da su saglasne sa ovim zapisom, kojeg slobodnom voljom odobravaju i svojeručno, kako slijedi, potpisuju u prisustvu notara, a nakon čega je zapis potpisao i ovaj notar. -----

PRILOG: -----

- Izvod iz CRPS za ustupioaca -----
- Punomoćja -----
- Ovjerena kopija ličnih dokumenata ugovornih strana-----
- Ovjerena kopija lične karte i rješenja sudskog tumača-----

U Kotoru, dana 05.12.2016 godine (peti decembar dvije hiljade šesnaeste) u 13,30 h (trinaest časova i trideset minuta)-----

Karolina Ševc

Notarica

USTUPILAC:

Lashmanova Anastasiya
D.O.O. „SEA TRADE“ KOTOR
Osnivač Glinenko Victor
po punomoćju Lashmanova Anastasiya



PRIMALAC:

Glinenko Alexandra
Glinenko Alexandra
po punomoćju Lashmanova Anastasiya


DAVAOČI SAGLASNOSTI:

1. *Zadorin Pavel*
Zadorin Pavel
po punomoćju Lashmanova Anastasiya
2. *Zadorin Valery*
Zadorin Valery
po punomoćju Lashmanova Anastasiya
3. *Litvak Valery*
Litvak Valery
po punomoćju Lashmanova Anastasiya

NOTAR:

Kovačević Irena

Kovačević Irena





CRNA GORA
UPRAVA ZA NEKRETNINE

PODRUČNA JEDINICA
TIVAT

Broj: 121-956-11139/2016

Datum: 05.12.2016

KO: MILOVIĆI

Na osnovu člana 173. Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07 i "Sl. list CG" br. 32/11), postupajući po zahtjevu LASHMANOVA ANASTASIYA, KOTOR, izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 60 - PREPIS

Podaci o parcelama								
Broj Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
67		8 12		MILOVIĆI	Dvorište NASLJEDE		500	0.00
67		8 12		MILOVIĆI	Pašnjak 2. klase NASLJEDE		1126	0.68
67	1	8 12		MILOVIĆI	Porodična stambena zgrada NASLJEDE		164	0.00
67	2	8 12		MILOVIĆI	Pomoćna zgrada NASLJEDE		12	0.00
67	3	8 12		MILOVIĆI	Pomoćna zgrada NASLJEDE		27	0.00
67	4	8 12		MILOVIĆI	Pomoćna zgrada NASLJEDE		15	0.00
							1844	0.68

Podaci o vlasniku ili nosiocu			
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Osnov prava	Obim prava
0000002669935	SEA TRADE DOO PODGORICA PODGORICA BUL. DŽORDŽA VAŠINGTONA 1 Podgorica	Svojina	1/1

Podaci o objektima i posebnim djelovima						
Broj	Podbroj	Broj zgrade	Način korišćenja Osnov sticanja Sobnost	PD Godina izgradnje	Spratnost/ Sprat Površina	Osnov prava Vlasnik ili nosilac prava Adresa, Mjesto
67		1	Porodična stambena zgrada	0	PI 164	/
67		1	Stambeni prostor KUPOVINA 20	1	P 42	Svojina SEA TRADE DOO PODGORICA PODGORICA BUL. DŽORDŽA VAŠINGTONA 1 Podgorica 0000002669935
67		1	Stambeni prostor KUPOVINA 20	2	P 42	Svojina SEA TRADE DOO PODGORICA PODGORICA BUL. DŽORDŽA VAŠINGTONA 1 Podgorica 0000002669935
67		1	Stambeni prostor KUPOVINA 20	3	PI 42	Svojina SEA TRADE DOO PODGORICA PODGORICA BUL. DŽORDŽA VAŠINGTONA 1 Podgorica 0000002669935
67		2	Pomoćna zgrada KUPOVINA	0	P 12	Svojina SEA TRADE DOO PODGORICA PODGORICA BUL. DŽORDŽA VAŠINGTONA 1 Podgorica 0000002669935





CRNA GORA
UPRAVA ZA NEKRETNINE

Podaci o objektima i posebnim djelovima						
Broj	Podbroj	Broj zgrade	Način korišćenja Osnov sticanja Sobnost	PD Godina izgradnje	Spratnost/ Sprat Površina	Osnov prava Vlasnik ili nosilac prava Adresa, Mjesto
67		3	Pomoćna zgrada KUPOVINA	0	P 27	Svojina SEA TRADE DOO PODGORICA PODGORICA BUL. DŽORDŽA VA SINGTONA 1 Podgorica 1/1 000002669935
67		4	Pomoćna zgrada	0	P 15	Susvojina SEA TRADE DOO PODGORICA BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA 1 PODGORICA PIB 1407988235012 Susvojina SEA TRADE DOO PODGORICA PODGORICA BUL. DŽORDŽA VA SINGTONA 1 Podgorica 1/2 6168000110781 1407988235012 1/2 000002669935

Podaci o teretima i ograničenjima							
Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
67				2	Dvorište	04/07/2000 0:0	Morsko dobro
67				2	Pašnjak 2. klase	26/01/2016 9:6	Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa UGOVORA O KUPOPRODAJI UZZ 410/2015 OD 20.10.2015 GOD.,
67				1	Pašnjak 2. klase	04/07/2000 0:0	Morsko dobro
67				3	Dvorište	26/01/2016 9:6	Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa UGOVORA O KUPOPRODAJI UZZ 410/2015 OD 20.10.2015 GOD.,
67	1			3	Porodična stambena zgrada	04/07/2000 0:0	Morsko dobro
67	1			1	Porodična stambena zgrada	26/01/2016 9:6	Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa UGOVORA O KUPOPRODAJI UZZ 410/2015 OD 20.10.2015 GOD.,
67	1	2		1	Stambeni prostor	26/01/2016 9:6	Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa UGOVORA O KUPOPRODAJI UZZ 410/2015 OD 20.10.2015 GOD.,
67	1	3		1	Stambeni prostor	26/01/2016 9:6	Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa UGOVORA O KUPOPRODAJI UZZ 410/2015 OD 20.10.2015 GOD.,
67	2			4	Pomoćna zgrada	04/07/2000 0:0	Morsko dobro





CRNA GORA
UPRAVA ZA NEKRETNINE

Podaci o teretima i ograničenjima

Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
67		2		6	Pomoćna zgrada	04/07/2000 0:0	Nema dozvolu
67		3		7	Pomoćna zgrada	04/07/2000 0:0	Nema dozvolu
67		3		5	Pomoćna zgrada	04/07/2000 0:0	Morsko dobro
67		4		8	Pomoćna zgrada	04/07/2000 0:0	Nema dozvolu

Taksa za ovaj PREPIS je naplaćena na osnovu Tarifnog broja 1 Zakona o administrativnim taksama ("Sl. list RCG" br. 55/03, 46/04, 81/05 i 02/06, "Sl. list CG" 22/08, 77/08, 03/09, 40/10, 20/11 i 26/11) u iznosu od 5 EURA. Naplaćena taknada u iznosu od 3 EURA za korišćenje podataka premjera, katastra nepokretnosti i usluga na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" 29/07 i "Sl. list CG" 32/11).

24 Načelnik:



Mirjana Radusinović
V.D. Mirjana Radusinović



1555598





CRNA GORA
UPRAVA ZA NEKRETNINE

ODRUČNA JEDINICA
NAT

oj: 121-956-11137/2016

atum: 05.12.2016

MILOVIĆI

osnovu člana 173. Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07 i "Sl. list CG" br. 11), postupajući po zahtjevu LASHMANOVA ANASTASIYA, KOTOR, izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 235 - PREPIS

Podaci o parcelama									
Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
1			8 12	09/08/2016	MILOVIĆI	Sume 3. klase KUPOVINA		533	0.43
1	1		8 12	23/06/2016	MILOVIĆI	Pomoćna zgrada KUPOVINA		72	0.00
2			8 12	09/08/2016	MILOVIĆI	Sume 3. klase KUPOVINA		20	0.02
3			8 12	23/06/2016	MILOVIĆI	Sume 3. klase KUPOVINA		63	0.05
1			8 12	23/06/2016	MILOVIĆI	Dvorište KUPOVINA		453	0.00
2			8 12	23/06/2016	MILOVIĆI	Dvorište KUPOVINA		5	0.00
3			8 12	23/06/2016	MILOVIĆI	Dvorište KUPOVINA		43	0.00
			8 12		MILOVIĆI	Dvorište KUPOVINA		176	0.00
	1		8 12		MILOVIĆI	Garaža KUPOVINA		58	0.00
1			8 12	23/06/2016	MILOVIĆI	Pašnjak 2. klase KUPOVINA		2068	1.24
1			8 12	23/06/2016	MILOVIĆI	Dvorište KUPOVINA		500	0.00
1	1		8 12	23/06/2016	MILOVIĆI	Porodična stambena zgrada KUPOVINA		154	0.00
1	2		8 12	23/06/2016	MILOVIĆI	Garaža KUPOVINA		73	0.00
2			8 12	23/06/2016	MILOVIĆI	Pašnjak 2. klase KUPOVINA		18	0.01
								4236	1.74

Podaci o vlasniku ili nosiocu			
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Osnov prava	Oblim prava
0000002669935	SEA TRADE DOO PODGORICA PODGORICA BUL. DŽORDŽA VAŠINGTONA 1 Podgorica	Svojina	1/1

Podaci o objektima i posebnim djelovima						
Broj	Podbroj	Broj zgrade	Način korišćenja Osnov sticanja Sobnost	PD Godina izgradnje	Spratnost/ Sprat Površina	Osnov prava Vlasnik ili nosilac prava Adresa, Mjesto
63			Pomoćna zgrada KUPOVINA	0	P 72	Svojina SEA TRADE DOO PODGORICA PODGORICA BUL. DŽORDŽA VAŠINGTONA 1 Podgorica 1/1 0000002669935



155592





CRNA GORA
UPRAVA ZA NEKRETNINE

Podaci o objektima i posebnim djelovima

Broj	Podbroj	Broj zgrade	Način korišćenja Osnov slićanja Sobnost	PD Godina izgradnje	Spratnost/ Sprat Površina	Osnov prava Vlasnik ili nosilac prava Adresa, Mjesto
63	1	1	Nestambeni prostor 6	1	P 39	Svojina SEA TRADE DOO PODGORICA PODGORICA BUL. DŽORDŽA VA SINGTONA 1 Podgorica 1/1 0000002669935
65		1	Garaža KUPOVINA	0	P 58	Svojina SEA TRADE DOO PODGORICA PODGORICA BUL. DŽORDŽA VA SINGTONA 1 Podgorica 1/1 0000002669935
65		1	Garaža kao dio zgrade KUPOVINA 1	1	P 52	Svojina SEA TRADE DOO PODGORICA PODGORICA BUL. DŽORDŽA VA SINGTONA 1 Podgorica 1/1 0000002669935
66	1	1	Porodična stambena zgrada KUPOVINA	0	P3 154	Svojina SEA TRADE DOO PODGORICA PODGORICA BUL. DŽORDŽA VA SINGTONA 1 Podgorica 1/1 0000002669935
66	1	1	Stambeni prostor 20	1	P 44	Svojina SEA TRADE DOO PODGORICA PODGORICA BUL. DŽORDŽA VA SINGTONA 1 Podgorica 1/1 0000002669935
66	1	1	Stambeni prostor 30	2	P1 76	Svojina SEA TRADE DOO PODGORICA PODGORICA BUL. DŽORDŽA VA SINGTONA 1 Podgorica 1/1 0000002669935
66	1	1	Stambeni prostor 30	3	P2 76	Svojina SEA TRADE DOO PODGORICA PODGORICA BUL. DŽORDŽA VA SINGTONA 1 Podgorica 1/1 0000002669935
66	1	1	Stambeni prostor 30	4	P3 76	Svojina SEA TRADE DOO PODGORICA PODGORICA BUL. DŽORDŽA VA SINGTONA 1 Podgorica 1/1 0000002669935
66	1	2	Garaža KUPOVINA	0	P 73	Svojina SEA TRADE DOO PODGORICA PODGORICA BUL. DŽORDŽA VA SINGTONA 1 Podgorica 1/1 0000002669935
66	1	2	Garaža kao dio zgrade 1	1	P 32	Svojina SEA TRADE DOO PODGORICA PODGORICA BUL. DŽORDŽA VA SINGTONA 1 Podgorica 1/1 0000002669935
66	1	2	Garaža kao dio zgrade 1	2	P 32	Svojina SEA TRADE DOO PODGORICA PODGORICA BUL. DŽORDŽA VA SINGTONA 1 Podgorica 1/1 0000002669935

Podaci o teretima i ograničenjima

Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
63	1			1	Šume 3. klase	09/08/2016 13:30	Morsko dobro
63	1	1		3	Pomoćna zgrada	09/06/2006 0:0	Nema dozvolu
63	1	1		2	Pomoćna zgrada	09/06/2006 0:0	Morsko dobro
63	2			1	Šume 3. klase	09/08/2016 13:31	Morsko dobro



1555593





CRNA GORA
UPRAVA ZA NEKRETNINE

Podaci o teretima i ograničenjima

Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
63	3			1	Šume 3. klase	23/06/2016 9:37	Morsko dobro
64	1			2	Dvorište	26/06/2000 0:0	Morsko dobro
64	2			1	Dvorište	23/06/2016 9:37	Morsko dobro
64	3			1	Dvorište	23/06/2016 9:37	Morsko dobro
65				3	Dvorište	26/06/2000 0:0	Morsko dobro
65		1		5	Garaža	09/06/2006 0:0	Nema dozvolu
65		1		4	Garaža	09/06/2006 0:0	Morsko dobro
66	1			4	Pašnjak 2. klase	26/06/2000 0:0	Morsko dobro
66	1			5	Dvorište	26/06/2000 0:0	Morsko dobro
66	1	1		6	Porodična stambena zgrada	26/06/2000 0:0	Morsko dobro
66	1	2		7	Garaža	26/06/2000 0:0	Morsko dobro
66	1	2		2	Garaža	26/06/2000 0:0	Nema dozvolu
66	2			1	Pašnjak 2. klase	23/06/2016 9:46	Morsko dobro





CRNA GORA
UPRAVA ZA NEKRETNINE

taksa za ovaj PREPIS je naplaćena na osnovu Tarifnog broja 1 Zakona o administrativnim taksama ("Sl. list RCG" br. 5/03, 46/04, 81/05 i 02/06, "Sl.list CG" 22/08, 77/08, 03/09, 40/10, 20/11 i 26/11) u iznosu od 5 EURA. Naplaćena taknada u iznosu od 3 EURA za korišćenje podataka premjera, katastra nepokretnosti i usluga na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl.list RCG" 29/07 i "Sl.list CG" 32/11).

24 Načelnik:



Bulatović Nataša

V.D. Mirjana Radosinović



1555595



CRNA GORA
UPRAVA ZA NEKRETNINEODRUČNA JEDINICA
IVAT

Broj: 121-956-11135/2016

Datum: 05.12.2016

Ime: MILOVIĆI

Na osnovu člana 173. Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07 i "Sl. list CG" br. 11), postupajući po zahtjevu LASHMANOVA ANASTASIYA, KOTOR, izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 241 - PREPIS

Podaci o parcelama

Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
1			8 11	26/02/2016	MILOVIĆI	Dvorište KUPOVINA		500	0.00
1			8 11	26/02/2016	MILOVIĆI	Sume 3 klase KUPOVINA		3361	2.69
1	1		8 11	26/02/2016	MILOVIĆI	Ruševina raznog objekta KUPOVINA		85	0.00
1	2		8 11	26/02/2016	MILOVIĆI	Ruševina raznog objekta KUPOVINA		67	0.00
3			8 11	26/02/2016	MILOVIĆI	Sume 3 klase KUPOVINA		293	0.23
								4306	2.92

Podaci o vlasniku ili nosiocu

Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Osnov prava	Obim prava
0000002669935	SEA TRADE DOO PODGORICA PODGORICA BUL. DŽORDŽA VAŠINGTONA 1 Podgorica	Svojina	1/1

Podaci o objektima i posebnim djelovima

Broj	Podbroj	Broj zgrade	Način korišćenja Osnov sticanja Sobnost	PD Godina izgradnje	Spratnost/ Sprat Površina	Osnov prava Vlasnik ili nosilac prava Adresa, Mjesto
62	1	1	Ruševina raznog objekta KUPOVINA	0	P 85	Svojina SEA TRADE DOO PODGORICA PODGORICA BUL. DŽORDŽA VAŠINGTONA 1 Podgorica 1/1 0000002669935
62	1	2	Ruševina raznog objekta KUPOVINA	0	P 67	Svojina SEA TRADE DOO PODGORICA PODGORICA BUL. DŽORDŽA VAŠINGTONA 1 Podgorica 1/1 0000002669935

Podaci o teretima i ograničenjima

Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
62	1			1	Dvorište	10/08/2000 0:0	Morsko dobro





CRNA GORA
UPRAVA ZA NEKRETNINE

Podaci o teretima i ograničenjima

Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
62	1			1	Šume 3. klase	18/08/2014 0:0	Morsko dobro
62	1			2	Šume 3. klase	01/04/2016 10:43	Zabilježba postupka OBJEKTA U IZGRADNJI ZA KOJI NE IZDATA GRADJEVINSKA DOZVOLA MINIISTARSTVA ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA UPI 0503-87/14 OD 20.07.2015 GOD.
62	1			2	Dvorište	01/04/2016 10:43	Zabilježba postupka OBJEKTA U IZGRADNJI ZA KOJI NE IZDATA GRADJEVINSKA DOZVOLA MINIISTARSTVA ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA UPI 0503-87/14 OD 20.07.2015 GOD.
62	1	1		1	Ruševina raznog objekta	10/08/2000 0:0	Morsko dobro
62	1	1		1	Ruševina raznog objekta	01/04/2016 10:43	Zabilježba postupka OBJEKTA U IZGRADNJI ZA KOJI NE IZDATA GRADJEVINSKA DOZVOLA MINIISTARSTVA ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA UPI 0503-87/14 OD 20.07.2015 GOD.
62	1	2		1	Ruševina raznog objekta	01/04/2016 10:43	Zabilježba postupka OBJEKTA U IZGRADNJI ZA KOJI NE IZDATA GRADJEVINSKA DOZVOLA MINIISTARSTVA ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA UPI 0503-87/14 OD 20.07.2015 GOD.
62	1	2		1	Ruševina raznog objekta	10/08/2000 0:0	Morsko dobro
62	3			1	Šume 3. klase	18/08/2014 0:0	Morsko dobro

Taksu za ovaj PREPIS je naplaćena na osnovu Tarifnog broja 1 Zakona o administrativnim taksama ("Sl. list RCG" br. 5/03, 46/04, 81/05 i 02/06, "Sl. list CG" 22/08, 77/08, 03/09, 40/10, 20/11 i 26/11) u iznosu od 5 EURA. Naplaćena naknada u iznosu od 3 EURA za korišćenje podataka premjera, katastra nepokretnosti i usluga na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" 29/07 i "Sl. list CG" 32/11).



24 Načelnik:

Mirjana Radusinović

V.D. Mirjana Radusinović



1555589





CRNA GORA
UPRAVA ZA NEKRETNINE

OPĆINA DRUČNA JEDINICA

OPĆINA

Broj: 121-956-11136/2016

Datum: 05.12.2016

MILOVIĆI

Na osnovu člana 173. Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07 i "Sl. list CG" br. 1), postupajući po zahtjevu LASHMANOVA ANASTASIYA, KOTOR, izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 361 - PREPIS

Podaci o parcelama

Redni broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
	2		8 11	26/02/2016	MILOVIĆI	Šume 3. klase KUPOVINA		2860	2.29
	2		2 13	29/09/2016	MILOVIĆI	Šume 3. klase KUPOVINA		1422	1.14
	7		2 13	29/09/2016	MILOVIĆI	Šume 3. klase KUPOVINA		12	0.01
	8		2 13	29/09/2016	MILOVIĆI	Šume 3. klase KUPOVINA		248	0.20
	9		2 13	29/09/2016	MILOVIĆI	Šume 3. klase KUPOVINA		1120	0.90
	10		2 13	29/09/2016	MILOVIĆI	Šume 3. klase KUPOVINA		3	0.00
								5665	4.53

Podaci o vlasniku ili nosiocu

Identifikacioni broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Osnov prava	Obim prava
0000002669935	SEA TRADE DOO PODGORICA PODGORICA BUL. DŽORDŽA VAŠINGTONA 1 Podgorica	Svojina	1/1

Podaci o teretima i ograničenjima

Redni broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
	2			2	Šume 3. klase	01/04/2016 10:44	Zabilježba postupka OBJEKTA U IZGRADNJI ZA KOJI NE IZDATA GRADJEVINSKA DOZVOLA MINISTARSTVA ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA UPI 0503-87/14 OD 20.07.2015 GOD.
	2			1	Šume 3. klase	27/04/2006 0:0	Morsko dobro





CRNA GORA
UPRAVA ZA NEKRETNINE

Taksa za ovaj PREPIS je naplaćena na osnovu Tarifnog broja 1 Zakona o administrativnim taksama ("Sl. list RCG" br. 55/03, 46/04, 81/05 i 02/06, "Sl.list CG" 22/08, 77/08, 03/09, 40/10, 20/11 i 26/11) u iznosu od 5 EURA. Naplaćena naknada u iznosu od 3 EURA za korišćenje podataka premjera, katastra nepokretnosti i usluga na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl.list RCG" 29/07 i "Sl.list CG" 32/11).



24 Načelnik:

Mirjana Radusinović

V.D. Mirjana Radusinović



1555591





IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0393944 / 009
PIB: 02669935

Datum registracije: 12.07.2007.
Datum promjene podataka: 24.10.2016.

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" KOTOR

Broj važeće registracije: /009

Skraćeni naziv: SEA TRADE

Telefon:

eMail:

Datum zaključivanja ugovora: 04.07.2007.

Datum donošenja Statuta: 04.07.2007. Datum promjene Statuta: 17.10.2016.

Adresa glavnog mjesta poslovanja: PUT PRVOBORCA BB ŠKALJARI KOTOR

Adresa za prijem službene pošte: PUT PRVOBORCA BB ŠKALJARI KOTOR

Adresa sjedišta: PUT PRVOBORCA BB ŠKALJARI KOTOR

Pretežna djelatnost: 5510 Hoteli i sličan smještaj

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA

Oblik svojine: Privatna

Porijeklo kapitala: Strani

Upisani kapital: 0,00Euro (Novčani Euro, nenovčani Euro)

OSNIVAČI:

VALERY LITVAK 21300499

Uloga: Osnivač

Udio: 5% Adresa: IZRAEL

VICTOR GLINENKO:

Uloga: Osnivač

Udio: 5%

VALERY ZADORIN 75

Uloga: Osnivač

Udio: 60%

PAVEL ZADORIN 75 1

Uloga: Osnivač

Udio: 30%

LICA U DRUŠTVU:

VALERY LITVAK 21300499

Adresa: IZRAEL

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

ANASTASIYA LASHMANOVA FB400908

Adresa:

Uloga:

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

ANASTASIYA LASHMANOVA FB400908

Adresa:

Uloga:

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

VICTOR GLINENKO 71 2327761

Adresa:

Uloga:

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

PAVEL ZADORIN 75 1983615

Adresa:

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

VALERY ZADORIN 75.0696100

Adresa: [REDACTED] MOSKVA, RUSSKA FEDERACIJA

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenje u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćenje da djeluje: POJEDINAČNO ()



Izdato: 27.10.2016 godine u 10:52h



Pomoćnik direktora

Veljko Blagojević

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Veljko Blagojević".

77 А В 0202519

ДОВЕРЕННОСТЬ

Город Москва.

Тридцатого ноября две тысячи шестнадцатого года.

Я, гр. Глиненко Виктор Михайлович, 04 мая 1949 года рождения, место рождения: Г. ФРУНЗЕ КИРГИЗИЯ, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт 45 03 448898, выданный РОВД "ЮЖНОЕ РУШИНО" Г. МОСКВЫ 16 июля 2002 года, код подразделения 772-085, зарегистрированный по адресу: Россия, город Москва, улица Маршала Конева, дом 14 (четырнадцать), квартира 51 (пятьдесят один), заграничный паспорт Российской Федерации: 71 2327761, выданный ФМС 77812, 28 октября 2010 года, дата окончания срока действия 28 октября 2020 года, являясь Учредителем Общества с ограниченной ответственностью «СИ ТРЕЙД» Котор ("SEA TRADE" doo Kotor), регистрационный номер 5-0393944/008, ИНН 02669935 (далее именуемое -- Общество), настоящей доверенностью уполномочиваю

Исполнительного директора «СИ ТРЕЙД» ("SEA TRADE" doo) Лашманову Анастасию, 23 июля 1987 года рождения, гражданство: Украина, пол: женский, паспорт № FB400908, выданный 3201, 24 апреля 2015 года, срок действия до 24 апреля 2025 года, проживающую по адресу: ул. Крива бб, место Доброта, г. Котор,

от моего имени и за мой счет выполнить ниже перечисленные действия в отношении Общества с ограниченной ответственностью «СИ ТРЕЙД» Котор ("SEA TRADE" doo Kotor):

- подписать договор о передаче доли Учредителя ООО «СИ ТРЕЙД» Котор ("SEA TRADE" doo Kotor), где вместо Учредителя ГЛИНЕНКО ВИКТОРА из России, номер паспорта 71 2327761, с долей в размере 5 % (пять процентов), вступает ГЛИНЕНКО АЛЕКСАНДРА из России, 02 октября 1989 года рождения, место рождения: г. Ростов-на-Дону/СССР, проживающая по адресу: Россия, город Москва, улица Маршала Конева, дом 14, квартира 57, номер паспорта 72 3557744, выданный 02 марта 2013 года ФМС 77001, дата окончания срока действия: 02 марта 2023 года, где вышеуказанное лицо ГЛИНЕНКО ВИКТОР передает свои 5% (пять процентов) доли в Обществе с ограниченной ответственностью «СИ ТРЕЙД» Котор ("SEA TRADE" doo Kotor), бесплатно.

Таким образом, доли в Обществе с ограниченной ответственностью «СИ ТРЕЙД» Котор („SEA TRADE" doo Kotor) будут принадлежать:

- ГЛИНЕНКО АЛЕКСАНДРЕ из России - 5% (пять процентов);
- ВАЛЕРИЮ ЛИТВАКУ из Израиля - 5% (пять процентов);
- ЗАДОРИНУ ПАВЛУ из России - 30% (тридцать процентов);
- ЗАДОРИНУ ВАЛЕРИЮ из России - 60% (шестьдесят процентов).

- подписать все другие договоры, постановления и акты, связанные с Обществом с ограниченной ответственностью «СИ ТРЕЙД» Котор, Пут Первоборца бб, Шкаляри, 85330

г. Моск-

Котор ("SEA TRADE" doo Kotor, ul. Put Prvoborca bb. Škaljari, 85330 Kotor), регистрационный номер 5-0393944/008, ИНН 02669935;

- подписать Устав Общества;
- подписать все остальные документы, необходимые для осуществления вышеуказанных изменений в ЦРХС Налогового управления в г. Подгорице, Управлении таможи Черногории, Налоговом управлении Черногории и в других государственных органах для осуществления деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством.

Доверенность выдана сроком на один год, без права передоверия полномочий по настоящей доверенности другим лицам.

Смысл и значение доверенности, ее юридические последствия, а также содержание статей 185-189 Гражданского кодекса Российской Федерации мне разъяснены и соответствуют моим намерениям.

Содержание настоящей доверенности доверителю зачитано вслух.

Генеральный директор ООО "SEA TRADE" Котор

88 Город Москва.

Тридцатого ноября две тысячи шестнадцатого года.

Настоящая доверенность удостоверена мной, Лушиковой Ириной Анатольевной, нотариусом города Москвы.

Доверенность подписана гр. Глиненко Виктором Михайловичем в моем присутствии.

Личность его установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 4-1444

Взыскано по тарифу: 500 руб. 00 коп.

Взыскано за услуги правового

характера: 1000 руб. 00 коп.



Нотариус

Ирина Анатольевна Лушикова

Глиненко Виктор Михайлович

- Potpisati i sva ostala dokumenta neophodna za sprovođenje navedene promjene kod CRPS Poreske uprave u Podgorici, Uprave carina CG, Poreske Uprave CG, te drugih državnih organa, kako bi društvo poslovalo u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Punomoćje je izdato na rok od jedne godine, bez prava prenošenja ovlaštenja iz ovog punomoćja na druga lica.

Smisao i značenje punomoćja i njegove pravne posljedice, kao i sadržaj članova 185-189 Građanskog kodeksa Ruske Federacije su mi pojašnjeni i isti su u skladu sa mojim namjerama.

Sadržaj ovog punomoćja je naglas pročitan davaocu punomoćja.

GLINENKO VIKTOR MIHAJLOVIČ (potpis)

Grad Moskva, Ruska Federacija.

Trideseti novembra dvije hiljade šesnaeste godine

Ovo punomoćje sam ovjerila ja, Luščikova Irina Anatolevna, notar grada Moskve.

Punomoćje je potpisao GLINENKO VIKTOR MIHAJLOVIČ, u mom prisustvu. Identitet utvrđen, pravna sposobnost provjerena.

Upisano u registar pod brojem: **No 4-1414**

Naplaćeno po tarifi: 500 rubalja

Za usluge pravnog i tehničkog karaktera naplaćeno: 1000 rub. i 0 kopejki.

Notar (potpis)

Okrugli pečat notara - Luščikove Irine Anatolevne

~~~~~  
**Ja, Nada Lalić, stalni sudski tumač za ruski jezik, postavljena rješenjem Ministarstva pravde Republike Crne Gore broj 03-110-2/95 od 10.04.1995. godine, potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu koji je sastavljen na ruskom jeziku.**



77 А В 0202518

## ДОВЕРЕННОСТЬ

Город Москва.

Двадцать девятого ноября две тысячи шестнадцатого года.

Я, гр. Глиненко Александра Викторовна, 02 октября 1989 года рождения, место рождения: ГОР. РОСТОВ-НА-ДОНУ, гражданство: Российская Федерация, пол: женский, паспорт 45 12 928358, выданный ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ ЮЖНОЕ ТУШИНО 14 февраля 2013 года, код подразделения 770-099, зарегистрированная по адресу: Россия, город Москва, улица Маршала Конева, дом 14, квартира 57, заграничный паспорт Российской Федерации 72 3357744, выданный 02 марта 2013 года ФМС 77001, дата окончания срока действия: 02 марта 2023 года, настоящей доверенностью уполномочиваю

Исполнительного директора «СИ ТРЕЙД» ("SEA TRADE" doo) Лашманову Анастасию, 23 июля 1987 года рождения, гражданство: Украина, пол: женский, паспорт № FB400908, выданный 3201, 24 апреля 2015 года, срок действия до 24 апреля 2025 года, проживающую по адресу: ул. Крива 6б, место Доброта, г.Котор.

от моего имени и за мой счет выполнить ниже перечисленные действия в отношении Общества с ограниченной ответственностью «СИ ТРЕЙД» Котор ("SEA TRADE" doo Kotor), регистрационный номер 5-0393944/008, ИНН 02669935 (далее именуемое – Общество):

• подписать договор о передаче доли Учредителя ООО «СИ ТРЕЙД» Котор ("SEA TRADE" doo Kotor), где вместо Учредителя ГЛИНЕНКО ВИКТОРА из России, номер паспорта 71 2327761, с долей в размере 5 % (пять процентов), вступает ГЛИНЕНКО АЛЕКСАНДРА из России, 02 октября 1989 года рождения, место рождения: г. Ростов-на-Дону/СССР, проживающая по адресу: Россия, город Москва, улица Маршала Конева, дом 14, квартира 57, номер паспорта 72 3357744, выданный 02 марта 2013 года ФМС 77001, дата окончания срока действия: 02 марта 2023 года, где вышеуказанное лицо ГЛИНЕНКО ВИКТОР передает свои 5% (пять процентов) доли в Обществе с ограниченной ответственностью «СИ ТРЕЙД» Котор ("SEA TRADE" doo Kotor), бесплатно.

Таким образом, доли в Обществе с ограниченной ответственностью «СИ ТРЕЙД» Котор ("SEA TRADE" doo Kotor) будут принадлежать:

- ГЛИНЕНКО АЛЕКСАНДРЕ из России - 5% (пять процентов);
- ВАЛЕРИЮ ЛИТВАКУ из Израиля - 5% (пять процентов);
- ЗАДОРИНУ ПАВЛУ из России - 30% (тридцать процентов);
- ЗАДОРИНУ ВАЛЕРИЮ из России - 60% (шестьдесят процентов).

• подписать все другие договоры, постановления и акты, связанные с Обществом с ограниченной ответственностью «СИ ТРЕЙД» Котор, Пут Првборца 6б, Шкалари, 85330

г. Моск-

Котор ("SEA TRADE" doo Kotor, ul. Put Prvoborca bb, Škaljari, 85330 Kotor), регистрационный номер 5-0393944/008, ИНН 02669935;

- подписать Устав Общества;
- подписать все остальные документы, необходимые для осуществления вышеуказанных изменений в ЦРХС Налогового управления в г. Подгорице, Управлений таможни Черногории, Налоговом управлении Черногории и в других государственных органах для осуществления деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством.

Доверенность выдана сроком на один год, без права передоверия полномочий по настоящей доверенности другим лицам.

Смысл и значение доверенности, ее юридические последствия, а также содержание статей 185-189 Гражданского кодекса Российской Федерации мне разъяснены и соответствуют моим намерениям.

Содержание настоящей доверенности доверителю зачитано вслух.

*Ирина Анатольевна Лудикова*

~~02~~ Город Москва.

Двадцать девятого ноября две тысячи шестнадцатого года.

Настоящая доверенность удостоверена мной, Лудиковой Ириной Анатольевной, нотариусом города Москвы.

Доверенность подписана гр. Глиненко Александрой Викторовной в моем присутствии. Личность ее установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № *4-1411*

Взыскано по тарифу: 750 руб. 00 коп.

Удостоверено вне помещения нотариальной конторы: г. Москва, Береговой проезд, дом 5, стр. 1.

Взыскано за услуги правового и технического характера: 1500 руб. 00 коп.

Нотариус





77 AV (AB) 0202513

**PUNOMOĆJE**  
Grad Moskva.

Dvadeset deveti novembra dvije hiljade šesnaeste godine

Ja, građanin, GLINENKO ALEKSANDRA VIKTOROVNA, rođena 2. oktobra 1987. godine, [redacted]  
Federalna Republika Rusija, grad Moskva, ulica Maršala Koneva, d. 14 (četnaest), kv. 57 (pedeset sedam), pasoš Ruske Federacije: 72 335 7744, izdat 2. marta 2013. godine od FMS 77001, sa rokom važenja do 2. marta 2023. godine u svojstvu osnivača društva sa ograničenom odgovornošću "SEA TRADE" DOO Kotor, reg. broj 5-0393944/008, PIB: 02669935 (u daljem tekstu Društvo), ovim punomoćjem ovlašćujem:

izvršnog direktora "SEA TRADE" DOO, ANASTASIJU LAŠMANOVU, rođenu 23. jula 1987. godine, državljanstvo: Ukrajina, pol: ženski, pasoš br. P UKR FB400908, izdat od Organa 3201, 24. aprila 2015. godine, sa rokom važenja do 24. aprila 2025. godine, nastanjenu na adresi: ul. Kriva bb, Dobrota, Kotor.

da može u moje ime i za moj račun sprovesti sljedeće radnje:

- potpisati Ugovor o prenosu udjela Osnivača, gdje umjesto Osnivača GLINENKO VIKTORA iz Rusije sa br. pasoša 71 2327761, sa udjelom od 5% (pet procenata) pristupa Osnivač GLINENKO ALEKSANDRA iz Rusije, rođena 02.10.1989. godine, mjesto rođenja: grad. Rostov na Donu/USSR, sa prebivalištem na adresi: Moskva, ulica Maršala Koneva, d.14, kv.57, sa br.pasoša 72 3357744, izdat FMS 77001, 02.03.2013. godine sa važenjem do 02.03.2023. godine, gdje prethodni ustupa svojih 5% (pet procenata) udjela u Društvu sa ograničenom odgovornošću „SEA TRADE“ doo Kotor, bez nadoknade.

Na taj način će udijeli u Društvu sa ograničenom odgovornošću „SEA TRADE“ doo Kotor biti sljedeći:

- GLINENKO ALEKSANDRA iz Rusije 5% (pet procenata)
- VALERIJ LITVAK iz Izraela 5% (pet procenata)
- ZADORIN PAVEL iz Rusije 30% (trideset procenata)
- ZADORIN VALERIJ iz Rusije 60% (šezdeset procenata)

- Potpisati i sve druge Ugovore, odluke i ostala akta koje su vezana za Društvo sa ograničenom odgovornošću „SEA TRADE“ d.o.o. Kotor, ul. Put Prvoborca bb, Škaljari, 85330 Kotor, sa reg.br. 5-0393944/008sa PIB 02669935



- Potpisati Statut društva
- Potpisati i sva ostala dokumenta neophodna za sprovođenje navedene promjene kod CRPS Poreske uprave u Podgorici, Uprave carina CG, Poreske Uprave CG, te drugih državnih organa, kako bi društvo poslovalo u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Punomoćje je izdato na rok od jedne godine, bez prava prenošenja ovlašćenja iz ovog punomoćja na druga lica.

Smisao i značenje punomoćja i njegove pravne posljedice, kao i sadržaj članova 185-189 Građanskog kodeksa Ruske Federacije su mi pojašnjeni i isti su u skladu sa mojim namjerama.

Sadržaj ovog punomoćja je naglas pročitao davaocu punomoćja.

**GLINENKO ALEKSANDRA VIKTOROVNA (potpis)**

Grad Moskva, Ruska Federacija.

Dvadeset deveti novembra dvije hiljade šesnaeste godine

Ovo punomoćje sam ovjerala ja, Luščikova Irina Anatolevna, notar grada Moskve.

Punomoćje je potpisala GLINENKO ALEKSANDRA VIKTOROVNA, u mom prisustvu. Identitet utvrđen, pravna sposobnost provjerena.

Upisano u registar pod brojem: No 4-1411

Naplaćeno po tarifi: 750 rubalja

Ovjerenost van prostorija notarske kancelarije: Moskva, Beregovoy proezd, d.5 str.1

Za usluge pravnog i tehničkog karaktera naplaćeno: 1500rub.

Notar (potpis)

Okrugli pečat notara - Luščikove Irine Anatolevne

~~~~~

Ja, Nada Lalić, stalni sudski tumač za ruski jezik, postavljena rješenjem Ministarstva pravde Republike Crne Gore broj 03-110-2/95 od 10.04.1995. godine, potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu koji je sastavljen na ruskom jeziku.



77 А В 0202515

ДОВЕРЕННОСТЬ

Город Москва

Двадцать девятого ноября две тысячи шестнадцатого года.

Я, г-н Задорин Павел Борисович, 19 марта 1969 года рождения, место рождения ГОР. БИШКЕК, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт 45 13 100606, выданный ОТДЕЛЕНИЕМ УОМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО 31 марта 2014 года, код подразделения 770-069, зарегистрированный по адресу: Россия, город Москва, улица Удальцова, дом 46 (сорок шесть), квартира 175 (сто семьдесят три), заграничный паспорт Российской Федерации 75 1983615, выданный ФМС 77713, 29 июля 2015 года, дата окончания срока действия 22 апреля 2025 года, являясь Учредителем Общества с ограниченной ответственностью «СИ ТРЕЙД» Котор ("SEA TRADE" doo Kotor), регистрационный номер 5-0595944/008, ИНН 102669935 (далее именуемое – Общество), настоящей доверенностью уполномочиваю:

Исполнительного директора «СИ ТРЕЙД» ("SEA TRADE" doo) Лащманову Анастасию, 23 июля 1987 года рождения, гражданство: Украина, пол: женский, паспорт № BV400908, выданный 3201, 24 апреля 2015 года, срок действия до 24 апреля 2025 года, проживающую по адресу: ул. Крива бб, место Доброта, г. Котор.

от моего имени и за мой счет выполнить ниже перечисленные действия в отношении Общества с ограниченной ответственностью «СИ ТРЕЙД» Котор ("SEA TRADE" doo Kotor):

- подписать договор о передаче доли Учредителя ООО «СИ ТРЕЙД» Котор ("SEA TRADE" doo Kotor), где вместо Учредителя ГЛИНЕНКО ВИКТОРА из России, номер паспорта 71 2327761, с долей в размере 5 % (пять процентов), вступит ГЛИНЕНКО АЛЕКСАНДРА из России, 02 октября 1989 года рождения, место рождения: г. Ростов-на-Дону/СССР, проживающая по адресу: Россия, город Москва, улица Маршала Конева, дом 14, квартира 57, номер паспорта 72 3357744, выданный 02 марта 2013 года ФМС 77001, дата окончания срока действия: 02 марта 2023 года, где вышеуказанное лицо ГЛИНЕНКО ВИКТОР передает свои 5% (пять процентов) доли в Обществе с ограниченной ответственностью «СИ ТРЕЙД» Котор ("SEA TRADE" doo Kotor) бесплатно.

Таким образом, доли в Обществе с ограниченной ответственностью «СИ ТРЕЙД» Котор ("SEA TRADE" doo Kotor) будут принадлежать:

- ГЛИНЕНКО АЛЕКСАНДРЕ из России - 5% (пять процентов);
- ВАЛЕРИЮ ЛИТВАКУ из Израиля - 5% (пять процентов);
- ЗАДОРИНУ ПАВЛУ из России - 30% (тридцать процентов);
- ЗАДОРИНУ ВАЛЕРИЮ из России - 60% (шестьдесят процентов).

- подписать все другие договоры, постановления и акты, связанные с Обществом с ограниченной ответственностью «СИ ТРЕЙД» Котор, Пут. Первоборца бб, Шкаляри, 85330



77 AV (AB) 0202515

PUNOMOĆJE

Grad Moskva.

Dvadeset deveti novembra dvije hiljade šesnaeste godine

Ja, građanin, ZADORIN PAVEL BORISOVIČ, [REDACTED]

[REDACTED] za grad Moskvu za rejon

PROSPEKT VERNADSKOG, dana 31.marta 2014.godine, šifra jedinice 770-069, sa prebivalištem na adresi: Rusija, grad Moskva, ulica Udalcova, d. 46 (četrdeset šest), kv. 173(sto sedamdeset tri), pasoš Ruske Federacije: 75 1983615, izdat od FMS 77713, 29. juna 2015.godine, sa rokom važenja do 22. aprila 2025.godine u svojstvu osnivača društva sa ograničenom odgovornošću "SEA TRADE" DOO Kotor, reg. broj 5-0393944/008, PIB: 02669935 (u daljem tekstu društvo), ovim punomoćjem ovlašćujem:

izvršnog direktora "SEA TRADE" DOO, ANASTASIJU LAŠMANOVU, rođenu

[REDACTED]

da može u moje ime i za moj račun sprovesti sljedeće radnje:

- potpisati Ugovor o prenosu udjela Osnivača, gdje umjesto Osnivača GLINENKO VIKTORA iz Rusije sa br.pasoša 71 2327761, sa udjelom od 5% (pet procenata) pristupa Osnivač GLINENKO ALEKSANDRA iz Rusije, rođena 02.10.1989 godine, mjesto rođenja: grad. Rostov na Donu/USSR, sa prebivalištem na adresi: Moskva, ulica Maršala Koneva, d.14, kv.57, sa br.pasoša 72 3357744, izdat FMS 77001, 02.03.2013. godine sa važenjem do 02.03.2023 godine, gdje prethodni ustupa svojih 5% (pet procenata) udjela u Društvu sa ograničenom odgovornošću „SEA TRADE“ doo Kotor, bez nadoknade.

Na taj način će udijeli u Društvu sa ograničenom odgovornošću „SEA TRADE“ doo Kotor biti sljedeći:

- GLINENKO ALEKSANDRA iz Rusije 5% (pet procenata)
- VALERIJ LITVAK iz Izraela 5% (pet procenata)
- ZADORIN PAVEL iz Rusije 30% (trideset procenata)
- ZADORIN VALERIJ iz Rusije 60% (šezdeset procenata)

- Potpisati i sve druge Ugovore, odluke i ostala akta koje su vezana za Društvo sa ograničenom odgovornošću „ SEA TRADE “ d.o.o. Kotor , ul. Put Prvoborca bb, Škaljari, 85330 Kotor, sa reg.br. 5-0393944/008sa PiB 02669935

- Potpisati Statut društva

- Potpisati i sva ostala dokumenta neophodna za sprovođenje navedene promjene kod CRPS Poreske uprave u Podgorici, Uprave carina CG, Poreske Uprave CG, te drugih državnih organa, kako bi društvo poslovalo u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Punomoćje je izdato na rok od jedne godine, bez prava prenošenja ovlaštenja iz ovog punomoćja na druga lica.

Smisao i značenje punomoćja i njegove pravne posljedice, kao i sadržaj članova 185-189 Građanskog kodeksa Ruske Federacije su mi pojašnjeni i isti su u skladu sa mojim namjerama.

Sadržaj ovog punomoćja je naglas pročitao davaocu punomoćja.

ZADORIN PAVEL BORISOVIČ (potpis)

Grad Moskva, Ruska Federacija.

Dvadeset deveti novembra dvije hiljade šesnaeste godine

Ovo punomoćje sam ovjerila ja, Luščikova Irina Anatolevna, notar grada Moskve.

Punomoćje je potpisao ZADORIN PAVEL BORISOVIČ, u mom prisustvu.

Identitet utvrđen, pravna sposobnost provjerena.

Upisano u registar pod brojem: No 4-1413

Naplaćeno po tarifi: 750 rubalja

Ovjereno van prostorija notarske kancelarije: Moskva, Beregovoy proezd, d.5 str.1

Za usluge pravnog i tehničkog karaktera naplaćeno: 1500rub.

Notar (potpis)

Okrugli pečat notara - Luščikove Irine Anatolevne

Ja, Nada Lalić, stalni sudski tumač za ruski jezik, postavljena rješenjem Ministarstva pravde Republike Crne Gore broj 03-110-2/95 od 10.04.1995. godine, potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu koji je sastavljen na ruskom jeziku.



77 А В 0202514

ДОВЕРЕННОСТЬ

Город Москва

Двадцать девятого ноября две тысячи шестнадцатого года.

Я, гр. Задорин Валерий Борисович, 01 апреля 1957 года рождения, место рождения: ГОР. ФРУНЗЕ, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт 45 10 534745, выданный О. НИЕМ ПО Р. НУ ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО ОУФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ В ЗАО 02 марта 2010 года, код подразделения 770-069, зарегистрированный по адресу: Россия, город Москва, улица Удальцова, дом 46 (сорок шесть), квартира 473 (сто семьдесят три), заграничный паспорт Российской Федерации 75 1673699, выданный ФМС 77713, 19 июня 2015 года, дата окончания срока действия 10 февраля 2025 года, являясь Учредителем Общества с ограниченной ответственностью «СИ ТРЕЙД» Котор ("SEA TRADE" doo Kotor), регистрационный номер: 5:0393944/008, ИНН: 02669935 (далее именуемое – Общество), настоящей доверенностью уполномочиваю:

Исполнительного директора «СИ ТРЕЙД» («SEA TRADE» doo) Лашманову Анастасию, 23 июля 1987 года рождения, гражданство: Украина, пол: женский, паспорт № FB400908, выданный 3201, 24 апреля 2015 года, срок действия до 24 апреля 2025 года, проживающую по адресу: ул. Крива бб, место Доброта, г. Котор.

от моего имени и за мой счет выполнить ниже перечисленные действия в отношении Общества с ограниченной ответственностью «СИ ТРЕЙД» Котор ("SEA TRADE" doo Kotor):

• подписать договор о передаче доли Учредителя ООО «СИ ТРЕЙД» Котор ("SEA TRADE" doo Kotor), где вместо Учредителя ГЛИНЕНКО ВИКТОРА из России, номер паспорта 71 2327761, с долей в размере 5 % (пять процентов), вступает ГЛИНЕНКО АЛЕКСАНДРА из России, 02 октября 1989 года рождения, место рождения: г. Ростов-на-Дону/СССР, проживающая по адресу: Россия, город Москва, улица Маршала Ковева, дом 14, квартира 57, номер паспорта 72 3357744, выданный 02 марта 2013 года, ФМС 77001, дата окончания срока действия 02 марта 2025 года, где вышеуказанное лицо ГЛИНЕНКО ВИКТОР передает свои 5% (пять процентов) доли в Обществе с ограниченной ответственностью «СИ ТРЕЙД» Котор ("SEA TRADE" doo Kotor), бесплатно.

Таким образом, доли в Обществе с ограниченной ответственностью «СИ ТРЕЙД» Котор ("SEA TRADE" doo Kotor) будут принадлежать:

- ГЛИНЕНКО АЛЕКСАНДРЕ из России - 5% (пять процентов);
- ВАЛЕРИЮ ЛИТВАКУ из Израйля - 5% (пять процентов);
- ЗАДОРИНУ ПАВЛУ из России - 30% (тридцать процентов);
- ЗАДОРИНУ ВАЛЕРИЮ из России - 60% (шестьдесят процентов).

• подписать все другие договоры, постановления и акты, связанные с Обществом с ограниченной ответственностью «СИ ТРЕЙД» Котор, Пут Првборца бб, Шкаляри, 85330

Котор ("SEA TRADE" doo Kotor, ul. Put Privoborca bb, Škaljari, 85330 Kotor), регистрационный номер 5-039394/008, ИНН-02669935

- подписать Устав Общества;
- подписать все остальные документы, необходимые для осуществления вышеуказанных изменений в ЦРХС Налогового управления в г. Подгорице, Управлении таможни Черногории, Налоговом управлении Черногории и в других государственных органах для осуществления деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством.

Доверенность выдана сроком на один год, без права передоверия полномочий по настоящей доверенности другим лицам.

Смысл и значение доверенности, ее юридические последствия, а также содержание статей 185-189 Гражданского кодекса Российской Федерации мне разъяснены и соответствуют моим намерениям.

Содержание настоящей доверенности доверителю зачитано вслух.

Ирина Валерьевна Задорина

-88- Город Москва

Двадцать девятого ноября две тысячи шестнадцатого года.

Настоящая доверенность удостоверена мной, Лушиковой Ириной Анатольевной, нотариусом города Москвы.

Доверенность подписана гр. Задориным Валерием Борисовичем в моем присутствии. Личность его установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 9-1412

Взыскано по тарифу: 750 руб. 00 коп.

Удостоверено вне помещения нотариальной конторы: г. Москва, Береговой проезд, дом 5, стр. 1.

Взыскано за услуги правового и технического характера: 1500 руб. 00 коп.

Нотариус



Ирина Анатольевна Лушикова



77 AV (AB) 0202514

PUNOMOĆJE

Grad Moskva.

Dvadeset deveti novembra dvije hiljade šesnaeste godine

Ja, građanin, ZADORIN VALERIJ BORISOVIČ, r [redacted]
rođenja: grad FRUNZE, državljanstvo: Ruska Federacija, [redacted]
45 10 534745, izdat od odjeljenja za rejon PROSPEKT VERNADSKOG, OUFMS RUSIJE
za grad Moskvu u ZAO 02. marta 2010.godine, šifra jedinice 770-069, sa prebivalištem
na adresi: Rusija, grad Moskva, ulica Udalcova, d. 46 (četrdeset šest), kv. 173(sto
sedamdeset tri), pasoš Ruske Federacije: 75 1673699, izdat od FMS 77713, 19. juna
2015.godine, sa rokom važenja do 10. februara 2025.godine u svojstvu osnivača društva
sa ograničenom odgovornošću "SEA TRADE" DOO Kotor, reg. broj 5-0393944/008, PIB:
02669935 (u daljem tekstu društvo), ovim punomoćjem ovlašćujem:

izvršnog direktora "SEA TRADE" DOO, ANASTASIJU LAŠMANOVU, [redacted]
[redacted] krajina, pol: ženski, pasoš br. P UKR FB4 [redacted]
Organa 3201, 24.aprila 2015.godine, sa rokom važenja do 24. aprila 2025 godine,
nastanjenu na adresi: ul. Kriva bb, Dobrota, Kotor.

da može u moje ime i za moj račun sprovesti sljedeće radnje:

- potpisati Ugovor o prenosu udjela Osnivača, gdje umjesto Osnivača GLINENKO VIKTORA iz Rusije sa br.pasoša 71 2327761, sa udjelom od 5% (pet procenata) pristupa Osnivač GLINENKO ALEKSANDRA iz Rusije rođena

[redacted]
prethodni ustupa svojih 5% (pet procenata) udjela u Društvu sa ograničenom
odgovornošću „SEA TRADE“ doo Kotor, bez nadoknade.

Na taj način će udijeli u Društvu sa ograničenom odgovornošću „SEA TRADE“
doo Kotor biti sljedeći:

- GLINENKO ALEKSANDRA iz Rusije 5% (pet procenata)
- VALERIJ LITVAK iz Izraela 5% (pet procenata)
- ZADORIN PAVEL iz Rusije 30% (trideset procenata)
- ZADORIN VALERIJ iz Rusije 60% (šezdeset procenata)

- Potpisati i sve druge Ugovore, odluke i ostala akta koje su vezana za Društvo sa
ograničenom odgovornošću „ SEA TRADE “ d.o.o. Kotor , ul. Put Prvorborca bb,
Škaljari, 85330 Kotor, sa reg.br. 5-0393944/008sa PiB 02669935

Судебный отдел
Консульство Черногория в Москве

- Potpisati Statut društva
- Potpisati i sva ostala dokumenta neophodna za sprovođenje navedene promjene kod CRPS Poreske uprave u Podgorici, Uprave carina CG, Poreske Uprave CG, te drugih državnih organa, kako bi društvo poslovalo u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Punomoćje je izdato na rok od jedne godine, bez prava prenošenja ovlaštenja iz ovog punomoćja na druga lica.

Smisao i značenje punomoćja i njegove pravne posljedice, kao i sadržaj članova 185-189 Građanskog kodeksa Ruske Federacije su mi pojašnjeni i isti su u skladu sa mojim namjerama.

Sadržaj ovog punomoćja je naglas pročitan davaocu punomoćja.

ZADORIN VALERIJ BORISOVIČ (potpis)

Grad Moskva, Ruska Federacija.

Dvadeset deveti novembra dvije hiljade šesnaeste godine

Ovo punomoćje sam ovjerila ja, Luščikova Irina Anatolevna, notar grada Moskve.

Punomoćje je potpisao

ZADORIN VALERIJ BORISOVIČ, u mom prisustvu. Identitet utvrđen, pravna sposobnost provjerena.

Upisano u registar pod brojem: No 4-1412

Naplaćeno po tarifi: 750 rubalja

Ovjereno van prostorija notarske kancelarije: Moskva, Beregovoy proezd, d.5 str.1

Za usluge pravnog i tehničkog karaktera naplaćeno: 1500rub.

Notar (potpis)

Okrugli pečat notara - Luščikove Irine Anatolevne

~~~~~

**Ja, Nada Lalić, stalni sudski tumač za ruski jezik, postavljena rješenjem Ministarstva pravde Republike Crne Gore broj 03-110-2/95 od 10.04.1995. godine, potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu koji je sastavljen na ruskom jeziku.**



77 А В 2349110

ДОВЕРЕННОСТЬ

Город Москва, двадцать девятое ноября две тысячи шестнадцатого года.

Я, гр. Израиля, Литвак Валерий, 28.03.1963 года рождения, многократная виза «М» ОР 12 0099590, дата выдачи 26.05.2014 года, пребывание по 06.05.2017 года, выдана «паспорту гр. Израиля 21900499, вид документа П, код государства ISR, номер удостоверения личности 350447655-4, выданному Посольством Израиля в Москве, дата выдачи паспорта 14.02.2014 года, дата окончания срока действия паспорта 13.02.2024 года, временно зарегистрированный по адресу: г. Москва, ул. Госпитальный Вал, д. 5, стр. 12, кв. 32,

настоящей доверенностью уполномочиваю:

Исполнительного директора «Sea Trade» doo Анастасию Ланчанову, уроженку Украины, с постоянным местом жительства в г. Котворе, ул. Кипчаров, место Доброта, паспорт № РВ400908, выдан 2011, в день 24 апреля 2015 года, сроком действия до 24 апреля 2025 года,

от моего имени и за мой счет выполнить нижеперечисленные действия:

Подписать договор о передаче долей Учредителя, где вместо Учредителя Глиненко Виктора, уроженца России, номер паспорта 71 2327761, с долей в 5% (пять процентов) вступает Глиненко Александра, уроженка России, 02.10.1989, года рождения, место рождения: г. Ростов-на-Дону/СССР, проживающая по адресу: г. Москва, ул. Маршала Конева, д. 14, кв. 57, номер паспорта 72 3357744, выдан ФМС 77001, 02.03.2015 года, сроком действия до 02.03.2023 года, где предыдущий передает своих 5% (пять процентов) доли в Обществе с ограниченной ответственностью «SEA TRADE» doo, котор, бесплатно.

Таким образом, доли в Обществе с ограниченной ответственностью «SEA TRADE» doo котор будут принадлежать:


- Глиненко Александра из России 5% (пять процентов)
- Валерий Литвак из Израиля 5% (пять процентов)
- Задорин Павел из России 30% (тридцать процентов)
- Задорин Валерий из России 60% (шестьдесят процентов)

Подписать все другие договоры, постановления и акты, связанные с Обществом с ограниченной ответственностью «SEA TRADE» doo котор, ул. Put Privoboga bb, Skaljari, 85330, г. котор, рег. номер 5-0393944/008, ИНН 02669935.

Подписать Устав Общества и все остальные документы, необходимые для осуществления вышеуказанных изменений в ЦРХС Налогового управления в г. Подгорице, Управлении таможен Черногории, Налоговом управлении Черногории и в других государственных органах, для осуществления деятельности общества в соответствии с действующим законодательством, с правом распоряжаться деньгами, в части оплаты пошлин, тарифов, сборов и иных платежей, с правом расписываться за меня и совершать все действия, связанные с выполнением данного поручения.

Доверенность может быть использована только для указанных выше целей.

Доверенность выдана на один год, без права передоверия третьим лицам.



Город Москва:

Двадцать девятое ноября две тысячи шестнадцатого года.

Настоящая доверенность удостоверена мной, Пархомчук Инной Юрьевной, нотариусом города Москвы.

Доверенность подписана гр. Литваком Валерием в моем присутствии. Личность его установлена, дееспособность проверена:

Зарегистрировано в реестре за № 3 - 1715

Взыскано по тарифу: 500 руб.

Взыскано за услуги правового и технического характера: 1000 руб.

Нотариус



77 AV (AB) 2849110

## PUNOMOĆJE

Grad Moskva, dvadeset devetog novembra dvije hiljade šesnaeste godine

Ja, državljani Izraela, Valerij Litvak, [REDACTED]  
"M" OP 12 0099590, datum izdavanja 2 [REDACTED]  
izdata uz pasoš državljanina Izraela 21300499, vrsta dokumenta P šifra države ISR, broj  
lične karte 3-0447653-4, izdat od Ambasade Izraela u Moskvi, datum izdavanja pasoša,  
14.02.2014. godine, datum važnosti pasoša 13.02.2024.godine, privremeno registrovan  
na adresi: grad Moskva, ul. Gospitalni val, d.5, str. 12, kv.32,ovim punomoćjem  
ovlašćujem:

Izvršnog direktora kompanije „Sea Trade“ doo ANASTASIJU LAŠMANOVU iz  
Ukraine, sa stálnim nastanjenjem u Kotoru, ul. Kriva ulica bb, Dobrota, pasošbr.  
FB400908 izdata od 3201, 24 aprila 2015 godine sa važenjem do 24 aprila 2025 godine.

da može u moje ime i za moj račun sprovesti sljedeće radnje:

- potpisati Ugovor o prenosu udjela Osnivača, gdje umjesto Osnivača  
GLINENKO VIKTORA iz Rusije sa br.pasoša 71 2327761, sa udjelom od 5% (pet  
procenata) pristupa Osnivač GLINENKO ALEKSANDRA iz Rusije, rođena  
02.10.1989 godine, mjesto rođenja: grad. Rostov na Donu/USSR, sa prebivalištem  
na adresi: Moskva, ulica Maršala Koneva, d.14, kv.57, sa br.pasoša 72 3357744,  
izdat FMS 77001, 02.03.2013. godine sa važenjem do 02.03.2023 godine, gdje  
prethodni ustupa svojih 5% (pet procenata) udjela u Društvu sa ograničenom  
odgovornošću „SEA TRADE“ doo Kotor, bez nadoknade.

Na taj način će udijeli u Društvu sa ograničenom odgovornošću „SEA TRADE“  
doo Kotor biti sljedeći:

- GLINENKO ALEKSANDRA iz Rusije 5% (pet procenata)
- VALERIJ LITVAK iz Izraela 5% (pet procenata)
- ZADORIN PAVEL iz Rusije 30% (trideset procenata)
- ZADORIN VALERIJ iz Rusije 60% (šezdeset procenata)

- Potpisati i sve druge Ugovore, odluke i ostala akta koje su vezana za Društvo sa  
ograničenom odgovornošću „SEA TRADE“ d.o.o. Kotor , ul. Put Prvorborca bb,  
Škaljari, 85330 Kotor, sa reg.br. 5-0393944/008 sa PiB 02669935

- Potpisati Statut društva i sva ostala dokumenta neophodna za sprovođenje  
navedene promjene kod CRPS Poreske uprave u Podgorici, Uprave carina CG,  
Poreske Uprave CG, te drugih državnih organa, kako bi društvo poslovalo u  
skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, sa pravom da raspolaže novcem, u  
dijelu plaćanja taksu, i naknada, kao i drugih uplata, sa pravom da se umjesto  
mene potpisuje i da obavlja sve radnje koje se tiču izvršavanja ovog naloga.

Punomoćje se može koristiti samo u navedene svrhe.

Punomoćje je izdato na vrijeme od jedne godine i ne može se prenijeti na treće lice.

LITVAK VALERIJ/ potpisano

Grad Moskva, Ruska Federacija.

četnaesti oktobra dvije hiljade šesnaeste godine

Ovo punomoćje sam ovjerila ja, Parhomčuk Inna Jurjevna, notar grada Moskve.

Punomoćje je potpisao Valerij Litvak, u mom prisustvu. Identitet utvrđen, pravna sposobnost provjerena.

Upisano u registar pod brojem: No 3-1715

Naplaćeno po tarifi: 500 rubalja

Za usluge pravnog i tehničkog karaktera naplaćeno: 1000 rubalja

Notar, potpis

Okrugli pečat notara - Parhomčuk Inna Jurjevna

~~~~~  
Ja, Nada Lalić, stalni sudski tumač za ruski jezik, postavljena rješenjem Ministarstva pravde Republike Crne Gore broj 03-110-2/95 od 10.04.1995. godine, potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu koji je sastavljen na ruskom jeziku.



CRNA GORA
NOTAR
KOVAČEVIĆ IRENA
KOTOR

UZZ br. 921/2016

KLAUZULA O OTPRAVKU IZVORNIKA


Ja, notar Kovačević Irena sa službenim sjedištem u Kotoru, Stari Grad - Trg od -
oružja br. 436. **potvrđujem**, da sam ovaj otpravak, iz predmeta broj **UZZ**
921/2016 uporedila sa izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdila da je
doslovno podudaran sa izvornikom.-----

Ovaj otpravak je ovjeren i sastoji se od 40 (četrdeset) strana i 11 (jedanaest)
priloga-----

Ovaj otpravak je sastavljen za **CRPS POREŠKE UPRAVE PODGORICA** -----

U Kotoru 05.12.2016.godine

CRNA GORA
NOTAR
KOVAČEVIĆ IRENA
KOTOR



NOTAR

Irena Kovačević
Kovačević Irena



**CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA**

Broj: 5 - 0393944 / 014

U Podgorici, dana 08.06.2018.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11), rješavajući po prijavi za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" TIVAT, broj 265880 podnijetoj dana 08.06.2018. u 08:38:48, preko

Ime i prezime: DANIJEL SEKULIĆ

donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" TIVAT - registarski broj 5 - 0393944, PIB 02669935 , i to:

Statut:

Briše se: Statut od 29.05.2018.

Registruje se - upisuje se: Statut od 07.06.2018.

Ograničenja - Izvršni direktor MARIJA JANKOVIĆ

Briše se: Ograničeno - Izvršni direktor iz ove Odluke ima pravo da pojedinačno zastupa Društvo u svim pravnim poslovima u unutrašnjem i spoljno-trgovinskom prometu s tim da ne može raspolagati finansijskim sredstvima preko 30.000 eura bez pismene saglasnosti osnivača Društva.

Registruje se - upisuje se: Neograničeno

Ovlašćenja - Izvršni direktor MARIJA JANKOVIĆ

Briše se: Kolektivno (sa Osnivačem)

Registruje se - upisuje se: Pojedinačno

D. Sekulić
08.06.2018.

Obrazloženje

Podnosilac je dana 08.06.2018. u 08:38:48 podnio prijavu za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću SEA TRADE. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je članom 87 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11).

M.P.

Sam. Savjetnik I


Marija Mićković

Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8,00 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa 832-3161017-60-Administrativna taksa.



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 265880

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je DANIJEL SEKULIĆ dostavio-la dokument za Promjena društva sa ograničenom odgovornošću – DOO - SEA TRADE - DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU iz TIVAT, registarski broj:50393944 sa sljedećim prilogima:

Odluka o promjeni ovlašćenja izvršnom direktoru

Dokaz o uplaćenju naknadi za objavljivanje podataka u "Službenom listu Crne Gore"

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Punomoćje

Obrazac

Statut društva

Datum prijema dokumentacije: 8.6.2018. god.

Podnosilac prijave

Dokument primio/la

Milan Zvicer, Samostalni referent

M.P.

Uputstvo za praćenje prijave: Prijava se može pratiti putem sajta www.crps.me odabirom stavke menija PRETRAGA REGISTRA, zatim PRETRAGA PREDMETA. U ponuđena polja unijeti broj predmeta i datum prijema dokumentacije i kliknuti dugme TRAŽI. Ukoliko je prikazan status **OBRAĐEN** rješenje se može preuzeti. Broj kontakt telefona CRPS-a: +38220230858.



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0393944 / 013
PIB: 02669935

Datum registracije: 12.07.2007.
Datum promjene podataka: 29.05.2018.

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" TIVAT

Broj važeće registracije: /013

Skraćeni naziv: SEA TRADE
Telefon:
eMail:
Datum zaključivanja ugovora: 04.07.2007.
Datum donošenja Statuta: 04.07.2007. Datum promjene Statuta: 29.05.2018.
Adresa glavnog mjesta poslovanja: BOGIŠIĆI BB TIVAT
Adresa za prijem službene pošte: BOGIŠIĆI BB TIVAT
Adresa sjedišta: BOGIŠIĆI BB TIVAT
Pretežna djelatnost: 5510 Hoteli i sličan smještaj
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA
Oblik svojine: Privatna
Porijeklo kapitala: Strani
Upisani kapital: 10.000,00Euro (Novčani 10.000,00Euro, nenovčani 0,00Euro)

OSNIVAČI:

RENAT ZADORIN

Uloga: Osni

Udio: 90%

ALEXANDRA GLINENKO 72

Uloga: Osnivač

Udio: 5%

VALERY LITVAK 21300499 IZ

Uloga: Osnivač

Udio: 5%

LICA U DRUŠTVU:

RENAT ZADORIN AC1423125 KIRGIZIJA

Adresa: UL. MIKROREJON 3, D.7, KV.4, BIŠKEG

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

ALEXANDRA GLINENKO 72 3357744 RUSKA FEDERACIJA

Adresa: M

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

VALERY LITVAK 21300499 IZRAEL

Adresa:

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

MARIJA JANKOVIĆ 2

Adresa:

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (Izvršni direktor iz ove Odluke ima pravo da pojedinačno zastupa Društvo u svim pravnim poslovima u unutrašnjem i spoljno-trgovinskom prometu s tim da ne može raspolagati finansijskim sredstvima preko 30.000 eura bez pismene saglasnosti osnivača Društva.)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (sa Osnivačem)

Izdato: 08.06.2018 godine u 08:36h

MP

NAČELNICA

Dušanka Vujisić

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Zastupnika Punomoćnika

JMB:

Država:

Ime i prezime:

Danijel Sekulić

Opština:

Telefon:

Mjesto:

e-mail:

Adresa:

*2

Kod pošte:

 Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt

Matični broj:

02669935

Registarski broj:

50393944

Puni naziv:

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
"SEA TRADE" Tivat

1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

 OD KD AD DOO NVO Ustanova Zadruga Ostali

1.2. Puni naziv:

*ukoliko je promjen puni naziv izvršice se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv:

1.4. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

07.06.2018

1.5. Podaci o Ugovoru /
odluci o osnivanju:Datum
zaključenja/donošenja:

2. NOVA ADRESE UPRAVE – SJEDIŠTA

2.1. Opština

2.2. Mjesto

2.3. Ulica:

2.4. Broj:

3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država

3.2. Opština

3.3. Mjesto

3.4. Ulica:

3.5. Broj:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine	<input type="checkbox"/>	*ukoliko je označena promjena opštine izvršiće se i preregistracija u Poreskom registru
4.2. Opština	<input type="text"/>	4.3. Mjesto <input type="text"/>
4.4. Ulica:	<input type="text"/>	4.5. Broj: <input type="text"/>

 5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA

5.1. Datum rješenja:	<input type="text"/>
5.2. Broj rješenja:	<input type="text"/>

*popunjava se samo ukoliko registraciji u CRPS prethodi registracija kod drugog državnog organa

 6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------

 7. NOVI OBLIK SVOJINE

bez oznake svojine privatna zadružna dva ili više oblika svojine državna

 8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA

8.1. Telefon:	+ 382 <input type="text"/>	/ <input type="text"/>
	+ 382 <input type="text"/>	/ <input type="text"/>
	+ 382 <input type="text"/>	/ <input type="text"/>
8.2. Fax:	+ 382 <input type="text"/>	/ <input type="text"/>
8.3. E-mail:	<input type="text"/>	
8.4. Adresa internet strane:	<input type="text"/>	

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

Povećanje
 Smanjenje

Osnovni kapital:	Prije promjene	Iznos promjene	Nakon promjene
Ukupno (novčani+nenovčani):	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> novčani – iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> nenovčani – iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €

10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

Prestanak Registruje se Mijenja se udio

10.1. Status:

Osnivač Član DOO Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*upisati status

10.2. MB / JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša
za strano pravno lice unijeti broj registracije u

10.3. Naziv / Ime i prezime:

10.4. Sjedište / Adresa:

Država

Opština

Mjesto:

Ulica:

Broj:

10.5. Udio

 %

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.



11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

 Odbor direktora Upravni odbor Skupština Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji



12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

 Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

 Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Adresa:

Država

Opština

Mjesto:

Ulica:

Broj:

12.4. Ovlaštenja u prometu

 neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.5. Ovlašćen da djeluje

 Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

13. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

 Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

13.1. Status

 Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora
 Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

13.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

13.3. Ime i prezime:

MARIJA JANKOVIĆ

Adresa:

Država

Opština

Ulica:

13.4. Ovlaštenja u prometu

 neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

13.5. Ovlašćen da djeluje

 Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost za imenovanje:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

14. OSTALE REGISTRACIJE

Osim postojeće registracije u CRPS-u izvršiti i registracije u:

14.1. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

Saglasno Zakonu o privrednim društvima (Sl. list CG 06/02, 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11) RENAT ZADORIN, Republika Kirgizija, br. pasoša: AC1423125, ALEXANDRA GLINENKO, Ruska Federacija, br. pasoša: 72 3357744, VALERY LITVAK, Izrael, br. pasoša: 21300499, u svojstvu osnivača, dana 07.06.2018. godine donose:

S T A T U T

(prečišćen tekst)

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE " TIVAT

FIRMA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Čl.1

Društvo će poslovati pod firmom: **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" TIVAT**

Skraćeni naziv firme je: "SEA TRADE " DOO

Čl.2

Osnivači su saglasno Zakonu o privrednim društvima zaključili dana 01.08.2007 godine Ugovor o osnivanju Društva.

Čl.3

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

Čl.4

Firmu i sjedište Društva osnivač može mijenjati sopstvenom odlukom, koja mora biti prijavljena Centralnom registru Privrednog Subjekta Poreske uprave u Podgorici.

Čl.5

Sjedište Društva sa ograničenom odgovornošću " SEA TRADE " Tivat je:

Bogišići bb, Tivat

Firmu i sjedište može mijenjati osnivači.

Adresa Društva za zvanične dopise je: Bogišići bb, Tivat

Promjena firme i sjedišta se prijavljuje Centralnom registru Privrednih subjekata poreske uprave u Podgorici.

Društvo će u svom radu koristiti puni i skraćeni naziv firme, zavisno od potrebe.

Društvo ima svoj pečat, koji je okruglog oblika, prečnika 4cm, sa tekstom po obodu:

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" TIVAT

Pečat je pisan latinicom.

Društvo ima svoj štambilj, koji je pravougaonog oblika, sa tekstom po gornjoj ivici

"SEA TRADE" DOO.

U sredini je oznaka «Broj», a pri dnu je oznaka Tivat, i crtica za upis datuma i riječ godina. Štambilj je pisan latinicom.

DJELATNOST DRUŠTVA

Čl.7

Djelatnost Društva obuhvata:

GRAĐEVINARSTVO

- 41.10 Razrada građevinskih projekata
- 41.20 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
- 42.11 Izgradnja puteva i autoputeva
- 42.12 Izgradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica
- 42.13 Izgradnja mostova i tunela
- 42.21 Izgradnja cjevovoda
- 42.22 Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova
- 42.91 Izgradnja hidro objekata
- 42.99 Izgradnja ostalih građevina, na drugom mjestu nepomenutih
- 43.11 Rušenje objekata
- 43.12 Pripremna gradilišta
- 43.13 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
- 43.21 Postavljanje električnih instalacija
- 43.22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, klimatizacionih sistema i sistema za grijanje
- 43.29 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu
- 43.31 Malterisanje
- 43.32 Ugradnja stolarije
- 43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga
- 43.34 Bojenje i zastakljivanje
- 43.39 Ostali završni radovi
- 43.91 Krovni radovi
- 43.99 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi

TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO; POPRAVKA MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA

- 45.11 Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima
- 45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima
- 45.20 Održavanje i popravka motornih vozila
- 45.31 Trgovina na veliko djelovima i opremom za motorna vozila
- 45.32 Trgovina na malo djelovima i opremom za motorna vozila
- 45.40 Trgovina motociklima, djelovima i priborom, održavanje i popravka motocikala
- 46.11 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
- 46.12 Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija

- 46.13 Posredovanje u prodaji drvene građe i građevinskog materijala
- 46.14 Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona
- 46.15 Posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe
- 46.16 Posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, krzna, obuće i predmeta od kože
- 46.17 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
- 46.18 Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda
- 46.19 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
- 46.21 Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, sjemenjem i hranom za životinje
- 46.22 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama
- 46.23 Trgovina na veliko životinjama
- 46.24 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom
- 46.31 Trgovina na veliko voćem i povrćem
- 46.32 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
- 46.33 Trgovina na veliko mlječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima
- 46.34 Trgovina na veliko pićem
- 46.35 Trgovina na veliko, duvanskim proizvodima
- 46.36 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima
- 46.37 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaoom i začinima
- 46.38 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribe, ljuskare i mekušce
- 46.39 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duvanom
- 46.41 Trgovina na veliko tekstilom
- 46.42 Trgovina na veliko odjećom i obućom
- 46.43 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
- 46.44 Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje
- 46.45 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
- 46.46 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima
- 46.47 Trgovina na veliko namještajem, tepisima i opremom za osvjetljenje
- 46.48 Trgovina na veliko satovima i nakitom
- 46.49 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
- 46.51 Trgovina na veliko kompjuterima, kompjuterskom opremom i softverima
- 46.52 Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim djelovima i opremom
- 46.61 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i proborom
- 46.62 Trgovina na veliko alatnim mašinama
- 46.63 Trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama
- 46.64 Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivenje i pletenje
- 46.65 Trgovina na veliko kancelarijskim namještajem
- 46.66 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
- 46.69 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom
- 46.71 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
- 46.72 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
- 46.73 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
- 46.74 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grijanje
- 46.75 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
- 46.76 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
- 46.77 Trgovina na veliko otpacima i ostacima
- 46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko
- 47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duvanom
- 47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
- 47.21 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama

- 47.22 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama
- 47.23 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.24 Trgovina na malo hljebom, tjesteninama, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.25 Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.26 Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama
- 47.29 Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.30 Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.41 Trgovina na malo kompjuterima, perifernim jedinicama i softverom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.42 Trgovina na malo telekomunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.43 Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.51 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.52 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.53 Trgovina na malo tepisima, zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.54 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.59 Trgovina na malo namještajem, opremom za osvjetljavanje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.61 Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.62 Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.63 Trgovina na malo muzičkim i video zapisima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.64 Trgovina na malo sportskom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.65 Trgovina na malo igrama i gračkama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.71 Trgovina na malo odjećom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.72 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama
- 47.73 Trgovina na malo farmaceutskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama – apotekama
- 47.74 Trgovina na malo medicinskim i ortopedskim pomagalicama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.75 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.76 Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, đubrivima, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama
- 47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.78 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.79 Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama
- 47.81 Trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima na tezgama i pijacama
- 47.82 Trgovina na malo tekstilom, odjećom i obućom na tezgama i pijacama
- 47.89 Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama
- 47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta
- 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca

SAOBRAĆAJ I SKLADIŠTENJE

- 49.10 Željeznički prevoz putnika, međumjesni
- 49.20 Željeznički prevoz tereta
- 49.31 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika
- 49.32 Taksni prevoz
- 49.39 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju
- 49.41 Drumski prevoz tereta
- 49.42 Usluge preseljenja
- 49.50 Cjevovodni transport
- 50.10 Pomorski i priobalni prevoz putnika
- 50.20 Pomorski i priobalni prevoz tereta

- 50.30 Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima
- 50.40 Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima
- 51.10 Vazdušni prevoz putnika
- 51.21 Vazdušni prevoz tereta
- 51.22 Vasijski saobraćaj
- 52.10 Skladištenje
- 52.21 Uslužne djelatnosti u kompenom saobraćaju
- 52.22 Uslužne djelatnosti u vodenom saobraćaju
- 52.23 Uslužne djelatnosti u vazdušnom saobraćaju
- 52.24 Manipulacija teretom
- 52.29 Ostale prateće djelatnosti u saobraćaju
- 53.10 Poštanske aktivnosti
- 53.20 Ostale poštanske i kurirske aktivnosti

USLUGE SMJEŠTAJA I ISHRANE

55.10 Hoteli i sličan smještaj

- 55.20 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak
- 55.30 Djelatnost kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice
- 55.90 Ostali smještaj
- 56.10 Djelatnost restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata
- 56.21 Katering (dostava pripremljene hrane)
- 56.29 Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane
- 56.30 Usluge pripremanja i posluživanja pića

INFORMISANJE I KOMUNIKACIJE

- 58.11 Izdavanje knjiga
- 58.12 Izdavanje imenika i adresara
- 58.13 Izdavanje novina
- 58.14 Izdavanje časopisa i periodičnih izdanja
- 58.19 Ostala izdavačka djelatnost
- 58.21 Izdavanje kompjuterskih igara
- 58.29 Izdavanje ostalih softvera
- 59.11 Proizvodnja filmova, video-zapisa i televizijskog programa
- 59.12 Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, video-filmova i televizijskog programa
- 59.13 Distribucija filmova, video-filmova i televizijskog programa
- 59.14 Djelatnost prikazivanja filmova
- 59.20 Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike
- 60.10 Emitovanje radio-programa
- 60.20 Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa
- 61.10 Kablovske telekomunikacije
- 61.20 Bežične telekomunikacije
- 61.30 Satelitska telekomunikacija
- 61.90 Ostale telekomunikacione djelatnosti
- 62.01 Kompjutersko programiranje
- 62.02 Konsultantske djelatnosti u oblasti informacione tehnologije
- 62.03 Upravljanje kompjuterskom opremom
- 62.09 Ostale usluge informacione tehnologije
- 63.11 Obrada podataka, smještanje aplikacija i pružanje aplikativnih usluga i sl.
- 63.12 Uslužne internet stranice (web portal)

63.91 Djelatnost novinskih agencija

POSLOVANJE NEKRETNINAMA

68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina

68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima

68.31 Djelatnost agencija za nekretnine

68.32 Upravljanje nekretninama uz naknadu

STRUČNE, NAUČNE I TEHNIČKE DJELATNOSTI

69.10 Pravni poslovi

69.20 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi i poresko savjetovanje

70.10 Upravljanje privrednim subjektom

70.21 Djelatnost komunikacija i odnosa sa javnošću

70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem

71.11 Arhitektonska djelatnost

71.12 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

71.20 Tehničko ispitivanje i analize

72.11 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji

72.19 Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i inženjerskim naukama

72.20 Istraživanje i razvoj u društvenim i humanističkim naukama

73.11 Djelatnost reklamnih agencija

73.12 Medijsko predstavljanje

73.20 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja

74.10 Specijalizovane dizajnerske djelatnosti

74.20 Fotografske usluge

74.30 Prevođenje i usluge tumača

74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti

75.00 Veterinarska djelatnost

ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DJELATNOSTI

77.11 Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila

77.12 Iznajmljivanje i lizing kamiona

77.21 Iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport

77.22 Iznajmljivanje video-kaseta i kompakt-diskova

77.29 Iznajmljivanje i lizing ostalih predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu

77.31 Iznajmljivanje i lizing poljoprivrednih mašina i opreme

77.32 Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo

77.33 Iznajmljivanje i lizing kancelarijskih mašina i kancelarijske opreme (uključujući kompjutere)

77.34 Iznajmljivanje i lizing opreme za vodeni transport

77.35 Iznajmljivanje i lizing opreme za vazdušni transport

77.39 Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara

77.40 Lizing intelektualne svojine i sličnih proizvoda, izuzev autorskih prava

78.10 Djelatnost agencija za zapošljavanje

78.20 Djelatnost agencija za privremeno zapošljavanje

78.30 Ostalo ustupanje ljudskih resursa

79.11 Djelatnost putničkih agencija

79.12 Djelatnost tur-operatora

79.90 Ostale usluge rezervacije i djelatnosti povezane s njima

Pored aktivnosti navedenih u ovom članu, Društvo će se baviti i spoljnotrgovinskim prometom i to prometom roba i usluga za koje je registrovano u unutrašnjem prometu.

OSNOVNA DJELATNOST DRUŠTVA JE:

55.10 Hoteli i sličan smještaj

Djelatnosti Društva može da promjeni osnivač odlukom koja mora biti prijavljena u Centralni registar Privrednih subjekata Poreske uprave.

OSNIVAČI ODNOSNO ČLANOVI DRUŠTVA

(u daljem tekstu: vlasnici udjela u Društvu)

Čl.8

Vlasnici udjela u Društvu su:

- **RENAT ZADORIN, F**
pasoša: AC142312
- **ALEXANDRA GLINE**
14/57 , br.pasoša:
- **VALERY LITVAK, I**
21300499

OSNIVAČKI KAPITAL, VRSTE I VISINA ULOGA

Čl.9

Početni kapital DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU " SEA TRADE " TIVAT utvrđen je Ugovorom o osnivanju Društva i iznosi **10.000,00€** i sastoji se od novčanih uloga vlasnika udjela Društva.

Sticanjem udjela Osnivači postaju vlasnici udjela Društva.

Srazmjerno uplaćenom odnosno unijetom ulogu, a u odnosu na ukupan kapital, vlasnici udjela stižu udjele u Društvu koji procentualno iznose:

- **RENAT ZADORIN** **90%**
- **VALERY LITVAK** **5%**
- **ALEXANDRA GLINENKO** **5%**

Čl.10

Ako osnivač odluči da je Društvu potreban obrtni kapital, preko iznosa uplaćenog kapitala, sredstva će biti obezbijedena na sljedeći način i u sljedećem redosljedu:

- 1) iz neposredne dobiti,
- 2) iz kredita koje osnivač obezbijedi preko poslovne banke,
- 3) putem povećanja i uplate kapitala - dopunskom uplatom ili ulogom u stvarima

DIOBA DOBITI I NAČIN SNOŠENJA RIZIKA I POKRIĆE GUBITAKA UTVRĐIVANJA I RASPODJELA DOBITI

Čl.11

Bilans imovine i bilans uspjeha Društva, uključujući dio koji se odnosi na dobit za raspodjelu, utvrđuje se prema zakonima koji regulišu ovu oblast.

Dobit za raspodjelu, Društvo utvrđuje za svaku poslovnu godinu, najkasnije do 31. marta za prethodnu godinu.

Iz neto dobiti se izdvaja dio koji utvrđuje osnivač, u obavezni i posebni rezervni fond i u neraspoređenu dobit. Preostali iznos predstavlja dobit, koja pripada osnivaču.

Osnivač može odlučiti da dio dobiti za raspodjelu, na koju ima pravo reinvestira u razvoj Društva.

PRAVA I OBAVEZE OSNIVAČA

Čl.12

Osnivač Društva ima pravo ili obavezu da:

- 1) upravlja ili učestvuje u upravljanju Društvom;
- 2) učestvuje u raspodjeli dobiti;
- 3) učestvuje u raspodjeli imovine Društva po njegovom prestanku.

KONTROLA AKTIVNOSTI DRUŠTVA

Osnivač će u svako doba imati pravo da vrši uvid u djelatnost, pregleda prostorije i finansijsko poslovanje Društva.

Vođenje finansijske dokumentacije će se vršiti prema važećim zakonima i propisima Crne Gore u vezi sa svakim poslom i biće u svako razumno vrijeme dostupno osnivaču ili od njega ovlašćenim licima

Osnivač može odlučiti da poslove pregleda i revizije poslovanja Društva povjeri revizorskoj firmi, po svom izboru.

TROŠKOVI POSLOVANJA

Čl.13

Osnivač odgovara za obaveze Društva cjelokupnom svojom imovinom:

- 1) ako zloupotrijebi Društvo, da bi dostigao cilj koji je za njega zabranjen;
- 2) ako Društvo upotrijebi da bi oštetio povjerioce;
- 3) ako suprotno propisima, postupi sa imovinom Društva, kao da je u pitanju njegova lična imovina;

- 4) ako smanji imovinu Društva u svoju korist ili u korist drugog lica, a znao je ili je morao znati da Društvo neće biti u stanju da izmiri svoje obaveze prema trećim licima.

Troškovi poslovanja Društva biće za svaku godinu predviđeni i odobravani u finansijskom planu Društva za predmetnu poslovnu godinu. Na kraju svake poslovne godine, Društvo je dužno da u roku utvrđenom pravilima (Statutom) Društva i u skladu sa važećim propisima sastavi završi račun (bilans).

SNOŠENJE RIZIKA I POKRIVANJE GUBITAKA

Čl.14

Osnivač snosi rizik za poslovanje Društva do visine uloga koji je investirao za osnivanje Društva. Ako Društvo ima gubitak u poslovanju, osnivač može odlučiti da putem dopunske uplate pokrije gubitak koji je nastao.

Gubitak u poslovanju može se namiriti i putem smanjenja osnovnog kapitala Društva, o čemu odlučuje osnivač.

Gubici u poslovanju se mogu pokrivati i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

ODGOVORNOST ZA OBAVEZE

Čl.15

Društvo u pravnom prometu može da zaključuje ugovore i vrši druge poslove i radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti i u prometu istupa u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za tuđi račun i u tuđe ime i za tuđi račun.

Čl.16

Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom.

Osnivač ne odgovara za obaveze Društva, a snosi rizik u poslovanju Društva do visine svog osnivačkog uloga.

Osnivač odgovara za obaveze Društva u slučajevima i pod uslovima propisanim Zakonom o privrednim društvima.

Čl.17

ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE DRUŠTVA

Poslove zastupanja i predstavljanja Društva vrši izvršni direktor Marija Janković sa [redacted] ovlašćena je da pojedinačno i neograničeno zastupa Društvo u pravnom prometu u zemlji i inostranstvu.

IZVRŠNI DIREKTOR DRUŠTVA

Izvršni direktor društva je izvršni organ. Djelokrug rada izvršnog direktora je da:

- odgovoran je za zakonitost Društva, u okviru svojih ovlašćenja

- upravlja imovinom Društva, u skladu sa zakonom i odlukom vlasnika udjela
- predlaže unutrašnju organizaciju Društva
- Donosi dokument o sistematizaciji radnih mjesta
- sklapa ugovore i preuzima druge pravne radnje u domaćoj i spoljnoj trgovinskoj razmjeni
- odlučuje o zapošljavanju lica u Društvo, zaključuje ugovoru o radu, odlučuje o disciplinskoj odgovornosti zaposlenih i drugim poslovima iz oblasti radnih odnosa u skladu sa zakonom,
- Obavlja druge poslove , predviđene zakonom i ovim statutom.
- Izvršni direktor treba da postupa sa pažnjom dobrog privrednika i vrši druge poslove po ovlašćenju osnivača Društva.

Pored poslova iz stava 1 ovog člana, izvršni direktor obavlja i druge poslove koji Zakonom, odlukom ili ovim statutom nijesu dati u djelokrug drugih organa društva.

Izvršni direktor društva se bira na period od četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora, s tim da može i prije vremena biti razriješen dužnosti na koju je postavljen.

Izvršni direktor društva istupa u ime i za račun društva.

IZBOR, OPOZIV I DJELOKRUG ORGANA DRUŠTVA

Čl.18

Osnivač, kao vlasnik Društva, na osnovu uloženog kapitala, upravlja cjelokupnim radom i poslovanjem Društva.

U slučaju da osnivač odredi da je za poslovanje neophodno, može formirati odbor direktora ili skupštinu društva.

Članovi skupštine kao i članovi odbora direktora, ne mogu biti lica koja su osuđivana za krivično djelo protiv privrede i službene dužnosti za koju su nastupile pravne posljedice osude, dok te posljedice traju.

Članove skupštine kao i članove odbora direktora, bira osnivač na neodređeno vrijeme, koje ne može biti duže od pet godina, sa mogućnošću ponovnog izbora.

Čl.19

Djelokrug osnivača je da:

- donosi statut i druga normativna akta,
- utvrđuje poslovnu politiku,
- usvaja godišnji obračun i izvještaje o poslovanju,
- odlučuje o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka,
- odlučuje o statusnim promjenama, promjeni oblika i prestanku društva,
- postavlja i razrješava izvršnog direktora,

- postavlja i razrješava članove odbora direktora i članove skupštine,
- daje smjernice za rad i poslovanje izvršnog direktora,
- odlučuje o poslovnoj saradnji sa drugim društvima,
- donosi investicione odluke,
- odlučuje o osnivanju novih društava,
- oslučuje o zastupanju društva u sudskim i drugim postupcima protiv članova uprave,
- obavlja druge poslove određene zakonom.

Čl.20

Ako donošenje odluke ne trpi odlaganje, osnivač može donijeti odluku i telefonskim putem, telegrafski, mailom ili putem telefaksa.

ZAPISNIK O RADU

Čl.21

U zapisnik o sjednicama osnivača se unose podaci i materijali koji su bili predmet rasprave na sjednici. Pored ovih podataka, u zapisnik se na zahtjev osnivača unose i drugi podaci.

Čl.22

Zapisnik o radu sa prethodne sjednice osnivača se usvaja na prvoj narednoj sjednici.

Čl.23

Izvršni direktor društva može u okviru svojih ovlašćenja dati drugome pismeno punomoćje za zastupanje Društva. Izvršni direktor društva, uz saglasnost osnivača, može određenom licu, specijalizovanom za određene poslove, dati prokuru, čiji obim, vrstu i sadržinu utvrđuje svojom odlukom.

Čl.24

Pored izvršnog direktora Društvo mogu zastupati i druga ovlašćena lica, o čemu odlučuje osnivač Društva.

REZERVE DRUŠTVA

Čl.25

Društvo na kraju svake poslovne godine, iz neto dobiti izdvaja dio koji utvrđuje osnivač, u obavezni i posebni rezervni fond.

OBAVEZNI I REZERVNI FOND

Čl.26

Društvo može imati obavezni i rezervni fond, o čemu odlučuje osnivač.

U obavezni rezervni fond, svake godine od dobiti se unosi najmanje 5%, dok fond ne dostigne najmanje 10% osnovnog kapitala.

Čl.27

Obavezni rezervni fond, dok se ne dostigne zakonom utvrđen najmanji iznos, upotrebljava se samo za pokrivanje gubitaka.

Čl.28

Ukoliko se obavezna rezerva Društva smanji ispod minimuma, koji je zakonom propisan (10% osnovnog kapitala), mora se dopuniti do propisanog iznosa.

POSEBNI REZERVNI FOND

Čl.29

Društvo može imati i posebne rezervne fondove, saglasno zakonu, o čemu odlučuje osnivač Društva.

STATUSNE PROMJENE I PROMJENE OBLIKA DRUŠTVA

STATUSNE PROMJENE

Čl.30

Društvo se može spojiti sa drugim društvom (spajanjem), podijeliti na dva ili više društva (podjela), ili promijeniti oblik (promjena oblika društva).

Spajanje, pripajanje ili podjela Društva, vrši se saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima.

Odluku o statusnim promjenama Društva donosi osnivač Društva.

NAČINI PROMJENE OBLIKA DRUŠTVA

Čl.31

Društvo može promijeniti oblik u drugi oblik ako ispunjava uslove o osnivanju oblika utvrđene Zakonom o privrednim društvima.

Čl.32

Odluku o promjeni oblika Društva donosi osnivač.

PRESTANAK DRUŠTVA

Čl.33

Društvo će poslovati sve dok postoje ekonomski i zakonski uslovi za obavljanje njegove djelatnosti, a može prestati sa poslovanjem samo na način i pod uslovima zakonom propisanim.

Društvo prestaje u sljedećim slučajevima:

- 1) ako mu je izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti, zbog toga što ne ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti, a u roku određenom u izrečenoj mjeri ne ispuni te uslove, odnosno ne promjeni djelatnost,
- 2) ako prestanu da postoje prirodni i drugi uslovi za obavljanje djelatnosti,
- 3) odlukom osnivača,
- 4) ako se pravosnažnom odlukom suda utvrdi ništavnost upisa u registar,
- 5) ako ne produži registraciju saglasno zakonu,
- 6) stečajem ili likvidacijom društva,
- 7) spajanjem sa drugim društvom ili podjelom,
- 8) u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA ČOVJEKOVE SREDINE

Čl.34

Osnivač, organi i radnici Društva su dužni da organizuju obavljanje djelatnosti na način kojim se osiguravaju bezbjednost na radu kao i da preduzimaju i sprovode potrebne mjere zaštite na radu i životne sredine u skladu sa republičkim zakonima koji regulišu ovu oblast.

Društvo i dijelovi Društva su dužni da obavljaju svoje djelatnosti, čuvaju vrijednost i obezbijeduju potrebne uslove za zaštitu i unaprijeđenje čovjekove sredine i da spriječavaju uzroke i otklanjaju posljedice koje ugrožavaju prirodne i radom stvorene vrijednosti životne sredine.

IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Čl.35

Izmjene i dopune statuta mogu se vršiti u postupku i na način kao i za njegovo donošenje, odnosno od strane osnivača, a u skladu sa Odlukom o osnivanju.

Ugovor ili Odluka se prijavljuje u Centralni registar Privrednih subjekata Poreske uprave.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a počinje da proizvodi pravno dejstvo od dana registrovanja Društva u Centralni registar Privrednih subjekata Poreske uprave.

NADLEŽNO PRAVO


Na sva pitanja koja se odnose na važenje, tumačenje ili izvršenje odredba ovog Statuta, primjenjivaće se važeći propisi u Crnoj Gori.

OSNIVAČI :

DANIJEL SEKULIĆ
po specijalnom punomoćju
za ZADORIN RENAT
Br.pasoša: AC1423125

DANIJEL SEKULIĆ
po specijalnom punomoćju
za ALEXANDRA GLINENKO
Br.pasoša: 72 3357744

DANIJEL SEKULIĆ
po specijalnom punomoćju
za VALERY LITVAK
Br.pasoša: 21300499



77 ДОВЕРЕННОСТЬ

Город Москва, шестнадцатого мая две тысячи восемнадцатого года.

Я, гр. Литвак Валерий, 28 марта 1963 года рождения, место рождения: СССР, гражданство: Государство Израиль, пол: мужской, паспорт гражданина Израля 21300499, документ выдан: г. Москва 14 февраля 2014 года, зарегистрирован по месту жительства по адресу: г. Москва, Госпитальный вал, д. 5, строение 12, кв. 32, (далее именуемый Доверитель), являясь учредителем с долей капитала 5% (пять) процентов в компании «СИ ТРЕЙД» («SEA TRADE») ООО КОТОР, ул. Пут Првоборца бб. Шкаляры, Котор Черногория, зарегистрированной в ЦРПС с номером 5-0393944, ИНН: 02669935,

настоящей доверенностью уполномочиваю:

Даниела Секулича из Подгорице

(„Поверенный“) от моего имени и за

- подписать и подать форму PS02 в центральный реестр хозяйствующих субъектов Черногории (далее в тексте ЦРПС), для того, чтобы Общество «СИ ТРЕЙД» («SEA TRADE») КОТОР, ИНН: 02669935 изменило Исполнительного директора и уполномоченного представителя (далее именуемое: Общество).

- подписать и предоставить новую редакцию текста Устава Общества в ЦРПС;

- подписать и подать Решение о назначении и увольнении исполнительного директора и Решение о назначении и увольнении уполномоченного представителя в ЦРПС;

- подписать и подать решение об изменении местонахождения, адреса для получения официальной почты и адреса основного места деятельности Общества в ЦРПС;

- провести всю процедуру для Общества в ЦРПС, и после регистрации получить решение об оформлении/ регистрации;

- получить печать зарегистрированного Общества.

Доверенность выдана сроком на пять лет, с правом передоверия полномочий по настоящей доверенности другим лицам.

Содержание статей 185-189 Гражданского кодекса Российской Федерации мне разъяснены.

Текст настоящей доверенности соответствует моим действительным намерениям. Мне понятны разъяснения нотариуса о правовых последствиях выдачи доверенности.

Информация, установленная нотариусом с моих слов, внесена в текст сделки верно.

Содержание настоящей доверенности доверителю зачитано вслух.

доверитель М.Валерий Литвак

Российская Федерация

Город Москва

Шестнадцатого мая две тысячи восемнадцатого года

Настоящая доверенность удостоверена мной, Король Викторией Алексеевной, нотариусом города Москвы.

Содержание доверенности соответствует волеизъявлению лица, выдавшего доверенность.


Доверенность подписана в моем присутствии.

Личность подписавшего доверенность установлена, его дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре: № 08/82-н/77-2018-8-3794.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 200 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1200 руб. 00 коп.



В.А. Король

Ja, NOTAR, **Tanja Čepić**, sa sjedištem u Podgorici, Ulica Njegoševa 3/II, potvrđujem da je ovo prepis izvorne isprave: KOPIJE PUNOMOĆJA.

Izvorna isprava ispisana je i ima 1 stranicu.

Izvornu ispravu je notaru predočila stranka DANIJEL SEKULIĆ, soš
br. J39BA5702 PJ Podgorica).

Naknada za rad notara za ovjeru po tarifnom broju 7 NT u iznosu od 2,50 € sa PDV-om od 0,53 €, što predstavlja ukupno 3,03 €, naplaćena je.


CRNA GORA

OVP-2272/2018

U Podgorici, 07.06.2018. godine

TANJA ČEPIĆ

PODGORICA





PREVOD SA RUSKOG JEZIKA

77 A B 7301953

PUNOMOĆJE

Moskva, šesnaestog maja dvije hiljade osamnaeste godine

Ja, Litvak Valerij (Литвак Валерий na ruskom, prim. prev.), [redacted], rođenja: SSSR, državljanin Države Izrael, muškog pola, pasoš drža [redacted] je izdat u Moskvi 14. februara 2014. godine, prebivalište prijavljeno na adresi: Moskva, Hospitalnij val 5, objekat 12, stan 32, (u daljem tekstu Davalac punomoćja), budući da sam osnivač sa udjelom kapitala 5% (pet) procenata u kompaniji "SI TREJD" ("SEA TRADE) KOTOR DOO, ul. Put prvoborca bb, Škaljari, Kotor, Crna Gora, registrovanoj u CRPS pod brojem 5-0393944, PIB: 02669935, ovim punomoćjem ovlašćujem:

Danijela Sekulića iz Podgorice, [redacted] omoćnik") da u moje ime i za moj račun vrš

- potpiše i preda obrazac PS02 u Centralni registar privrednih subjekata Crne Gore (u daljem tekstu CRPS), kako bi Društvo "SEA TRADE" KOTOR, PIB: 02669935 promijenilo Izvršnog direktora i ovlašćenog zastupnika (u daljem tekstu: Društvo);
- potpiše i preda novu verziju teksta Statuta Društva u CRPS;
- potpiše i dostavi Odluku o postavljanju i razrješenju izvršnog direktora i Odluku o imenovanju i razrješenju ovlašćenog zastupnika u CRPS;
- potpiše i preda rješenje o promjeni sjedišta, adrese za prijem službene pošte i adrese glavnog mjesta poslovanja Društva u CRPS;
- sprovede cijelu proceduru za Društvo u CRPS, i da poslije registracije preuzme rješenje o upisu/registraciji;
- preuzme pečat registrovanog Društva.

Punomoćje je izdato na rok od pet godina, sa pravom prenosa ovlašćenja iz ovog punomoćja na druga lica.

Razjašnjen mi je sadržaj članova 185-189 Građanskog zakonika Ruske Federacije.

Tekst ovog punomoćja odgovara mojim stvarnim namjerama. Razumijem pojašnjenja notara o pravnim posljedicama davanja punomoćja.

Informacije koje je notar ustanovio na osnovu mog iskaza, tačno su unesene u tekst pravnog posla.

Sadržaj ovog punomoćja davaocu punomoćja je pročitao naglas.

davalac punomoćja Litvak Valerij (svojeručan potpis, prim. prev.)

Ruska Federacija

Moskva

Šesnaestog maja dvije hiljade osamnaeste godine

Ovo punomoćje sam ovjerila ja, Korolj Viktorija Aleksejevna, notar grada Moskve.

Sadržaj punomoćja odgovara izjavi volje lica koje je dalo punomoćje.

Punomoćje je potpisano u mom prisustvu.

Identitet potpisnika punomoćja je utvrđen, njegova radna sposobnost provjerena.

Zavedeno u registru: br. **08/82-Н/77-2018-8-3794**.

Naplaćena državna taksa (prema tarifi): 200 rub. 00. kopejki

Plaćeno za pružanje usluga pravnog i tehničkog karaktera: 1200 rub. 00 kop.

V. A. Korolj

/okrugli pečat sa tekstem: A. V. KOROLJ, NOTARSKI OKRUG MOSKVA/

/svojeručan potpis, prim. prev./




ТУМАС
Tatjana Jovović

za ruski jezik, postavljena u Crnoj Gori Rješenjem ministra pravde broj: 03-745-1976/17 od 29. septembra 2017. godine, na vrijeme od pet godina, potvrđuje da je ovaj prevod vjeran originalu.

Troškovi prevoda iznose _____ €

U Podgorici, dana 23. 05. 2018



Potpis


Tatjana Jovović
Татьяна Йовович
ПЕРЕВОДЧИК

русского языка, назначенная в Черногории в соответствии с Решением министра юстиции № 03-745-1976/17 от «29» сентября 2017 года, сроком на пять лет, подтверждает, что данный перевод соответствует оригиналу.

Стоимость перевода составляет _____ €


В Подгорице, дата: _____

Печать Подпись

ДОВЕРЕННОСТЬ

город Бишкек, ул. Абдрахманова, д.166, каб.55,

Восемнадцатого мая
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ



два тысячи восемнадцатого года.
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Я, гражданин Кыргызской Республики **Задорин Ренат Митхатович**, 12.02.1966 года рождения, паспорт серии AN 1998883, выдан ИИМ 50-55, от 22.10.2010 года, общегражданский паспорт серии AC 1423125 выдан ГАИРТ от 22.10.2010 года, зарегистрированный по адресу: Кыргызская Республика, г.Бишкек, г.Бишкек, 3 мкр., д.7, кв.4, - учредитель с долей капитала 90% в компании „**SEA TRADE**“ **ООО КОТОР**, ул. Пут Првоборца бб, Шкаляры, Котор Черногория, зарегистрированный в ЦРПС с номером 5- 0393944, ИНН: 02669935, (далее по тексту Общество),

настоящей доверенностью уполномочиваю гражданина Республики Черногория **Секуличу Даниэлю (SEKULIC DANIJEL)**, 04.10.1983 года рождения, паспорт серии J39BA5702, выдан Полицейским Департаментом Подгорицы, от 16.02.2010 года, проживающего по адресу: , Черногория, Подгорицы, улица Аеродромска, представлять меня и мои интересы учредителя в государственных и негосударственных органах, организациях и учреждениях Республики Черногория, подписать от моего имени и подать форму PS02 в Центральный реестр хозяйствующих субъектов Черногории (далее в тексте ЦРПС), для того, чтобы Общество изменило Исполнительного директора и уполномоченного представителя, адрес для получения официальной почты и адрес основного места деятельности Общества; подписать от моего имени и подать пересмотренный текст Устава Общества в ЦРПС; подписать от моего имени и подать Решение о назначении и увольнении исполнительного директора и Решение о назначении и увольнении уполномоченного представителя в ЦРПС; подписать от моего имени и подать решение об изменении местонахождения, адреса для получения официальной почты и адреса основного места деятельности Общества в ЦРПС; провести всю процедуру для Общества в ЦРПС, и после регистрации получить решение об оформлении/ регистрации; получить печать зарегистрированного Общества, производить все необходимые платежи, а также совершать все иные действия и формальности, связанные с исполнением данного поручения.

Полномочия по этой доверенности не могут быть переданы другим лицам.

Доверенность выдана сроком на три года.

Подпись Задорин Ренат Митхатович

18 мая 2018 года настоящая доверенность удостоверена мной, Шакировой Асель Кененбековной - частным нотариусом Первомайского нотариального округа г. Бишкек Кыргызской Республики. Лицензия МЮ КР № 670 от 04.06.2014 года.

Доверенность подписана **Задориным Ренатом Митхатовичем** в моем присутствии. Дееспособность и правоспособность его удостоверена. Зарегистрировано в реестре. Взыскано государственной пошлины _____ сом.
Нотариус _____



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Өлкө..... *Кыргыз Республикасы*
Ушул расмий документ
2. кол коюлду (фамилиясы) *Макирова А.К.*
3. катарында чыккан *жеке нотариус*
4. мөөр/штамп менен күбөлөндүрүлгөн (мекеменин аталышы) *Биримчи иди нотариус*
нотариусдук атамас
күбөлөндүрүлдү
5. *Бишкек шаары*
6. (датасы) *21.05.2018-ж.*
7. (күбөлөндүргөн органдын аталышы).....
Чүй-Бишкек шаарынын Биримчи иди нотариус
8. № .. *2767*
9. мөөрү/.....
10. колу .. *О.К. Софонов*





PREVOD SA RUSKOG JEZIKA

PUNOMOĆJE

grad Biškek, ul. Abrahamova 166, kab. 55,
Osamnaestog maja dvije hiljade osamnaeste godine
/Grb Kirgiske Republike/ KIRGISKA REPUBLIKA

Ja, državljanin Kirgiske Republike **Zadorin Renat Mithatovič**, rođen 12. 02. 1966. godine, lična karta serije AN 1998883, izdata od strane IIM (Ministarstva unutrašnjih poslova) 50-55 dana 22. 10. 2010. godine, pasoš serije AC 1423125, izdat od strane GAIRT (Državne agencije za informacione resurse i tehnologije) dana 22. 10. 2010. godine, prijavljen na adresi: Kirgiska Republika, Biškek, 3. mikrorajon, zgrada 7. stan 4, osnivač sa udjelom kapitala 90% u kompaniji „**SEA TRADE**“ **DOO KOTOR**, ul. Put prvoborca bb, Škaljari, Kotor, Crna Gora, registrovanoj u CRPS pod brojem 5-0393944, PIB: 02669935; (dalje u tekstu Društvo);

ovim punomoćjem ovlašćujem državljanina Republike Crne Gore **Danijela Sekulića (DANIJEL SEKULIĆ)**, rođenog 04. 10. 1983. godine, pasoš serije J39BA5702, izdat od strane PJ Podgorica, datum izdavanja 16. 02. 2010. godine, nastanjen na adresi: ulica Aerodromska, Podgorica, Crna Gora,

da zastupa mene i moje interese kao osnivača pred državnim i nedržavnim organima, organizacijama i ustanovama Republike Crne Gore, da u moje ime potpiše i preda obrazac PSO2 u Centralni registar privrednih subjekata (dalje u tekstu CRPS) kako bi Društvo izvršilo promjenu Izvršnog direktora i ovlašćenog zastupnika, adresu za prijem službene pošte i adresu glavnog mjesta poslovanja Društva; da u moje ime potpiše i preda revidirani tekst Statuta Društva u CRPS; da u moje ime potpiše i preda u CRPS Odluku o imenovanju i razrješenju izvršnog direktora i Odluku o imenovanju i razrješenju ovlašćenog zastupnika; da u moje ime potpiše i preda odluku o promjeni sjedišta, adrese za prijem službene pošte i adrese glavnog mjesta poslovanja Društva, da sprovede kompletnu proceduru za Društvo u CRPS, i da poslije registracije preuzme odluku o upisu/registraciji; da vrši sva neophodna plaćanja, kao i da obavlja sve druge radnje i formalnosti u vezi sa izvršenjem ovog naloga.

Ovlašćenja iz ovog punomoćja **ne mogu biti** predata drugim licima.
Punomoćje je izdato na rok od **tri godine**.

Potpis Zadorin Zadorin Renat Mithatovič /svojeručan potpis/

18. maja 2018. godine ovo punomoćje sam ovjerila ja, Šakirova Asel Kenenbekovna, privatni notar Prvomajskog notarskog okruga u Biškeku, Kirgiska Republika. Licenca МЮ КП № 670 од 04. 06. 2014. godine.

Punomoćje je u mom prisustvu potpisao **Zadorin Renat Mithatovič**. Njegov identitet je potvrđen, radna i pravna sposobnost su provjerene.

Zavedeno u registru pod br. 2234 /Okrugli pečat notara/
Naplaćena državna taksa (nečitko, prim. prev.)
Notar /svojeručan potpis/

/Sastavni dio ovog punomoćja je i apostil na kirgiskom jeziku, na kome je pod tačkom 6. evidentan datum 21. 05. 2018, a pod tačkom 8. br. 2766, prim. prev./



TUMAČ
Tatjana Jovović

za ruski jezik, postavljena u Crnoj Gori Rješenjem ministra pravde broj: 03-745-1976/17 od 29. septembra 2017. godine, na vrijeme od pet godina, potvrđuje da je ovaj prevod vjeran originalu.

Troškovi prevoda iznose _____ €

U Podgorici, dana 28. 05. 2018.


Potpis



Pečat
Tatjana Jovović

Татьяна Йозович
ПЕРЕВОДЧИК

русского языка, назначенная в Черногории в соответствии с Решением министра юстиции № 03-745-1976/17 от «29» сентября 2017 года, сроком на пять лет, подтверждаю, что данный перевод соответствует оригиналу.

Стоимость перевода составляет _____ €

В Подгорице, дата: _____

ПечатьПодпись

U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima Crne Gore ("Sl. list RCG", br. 06/02 od 08.02.2002, "Sl. list CG", br. 17/07 od 31.12.2007, 80/08 od 26.12.2008, 40/10 od 22.07.2010, 73/10 od 10.12.2010, 36/11 od 27.07.2011, 40/11 od 08.08.2011) i Statuta " **SEA TRADE** " društvo sa ograničenom odgovornošću, PIB: **02669935** (u daljem tekstu: Društvo), osnivači RENAT ZADORIN, [redacted], ALEXANDRA GLINENKO, Ruska Federacija, [redacted], Izrael, br.pasoša: 21300499, preko punomoćnika Danijela Sekulića sa [redacted]

ODLUKU

o promjeni ovlašćenja izvršnog direktora Društva

Član 1.

Marija Janković sa [redacted] rice, adresa ul.Radosava Burića 33, obavlja funkciju izvršnog direktora Društva.

Član 2.

Izvršni direktor iz ove Odluke ima pravo da pojedinačno zastupa Društvo u svim pravnim poslovima u unutrašnjem i spoljno-trgovinskom prometu bez ograničenja.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

OSNIVAČI :

DANIJEL SEKULIĆ
po specijalnom punomoćju
za ZADORIN RENAT
Br.pasoša: A11423125

DANIJEL SEKULIĆ
po specijalnom punomoćju
za ALEXANDRA GLINENKO
Br.pasoša: 72 3357744

DANIJEL SEKULIĆ
po specijalnom punomoćju
za VALERY LITVAK
Br.pasoša: 21300499



PREVOD SA RUSKOG JEZIKA

77 A B 5409454

PUNOMOĆJE

Moskva, sedamnaestog maja dvije hiljade osamnaeste godine

Ja, **Glinenko Aleksandra Viktorovna (Глиненко Александра Викторовна** na ruskom, prim. prev.),

[REDACTED]
Federalne migracione službe) RUSIJE ZA MOSKVI, REJON JUŽNO TUŠINO 14. februara 2013. godine, šifra sektora: 770-099, prijavljena na adresi: Rusija, Moskva, ulica Maršala Konjeva 14 (četrnaest), stan 57 (pedest sedam), pasoš državljanina Ruske Federacije koji identifikuje državljanina Ruske Federacije izvan granica Ruske Federacije br. 72 3357744, izdat 02. marta 2013. godine od strane FMS 77001, rok važenja ističe 02. marta 2023. godine (u daljem tekstu Davalac punomoćja), budući da sam osnivač sa udjelom kapitala 5% (pet) procenata u kompaniji "SI TREJD" ("SEA TRADE) KOTOR DOO, ul. Put prvoborca bb, Škaljari, Kotor, Crna Gora, registrovanoj u CRPS pod brojem 5-0393944, PIB: 02669935, ovim punomoćjem ovlašćujem:

Danijela Sekulića iz Podgorice, [REDACTED]

("Punomoćnik") da u moje ime i za moj račun vrši sljedeće radnje:

- potpiše i preda obrazac PS02 u Centralni registar privrednih subjekata Crne Gore (u daljem tekstu CRPS), kako bi "SEA TRADE" KOTOR, PIB: 02669935 izvršilo promjenu Izvršnog direktora i ovlašćenog zastupnika, adresu za prijem službene pošte i adresu glavnog mjesta poslovanja Društva;
- potpiše i preda novu verziju teksta Statuta Društva u CRPS;
- potpiše i dostavi Odluku o imenovanju i razrješenju izvršnog direktora i Odluku o imenovanju i razrješenju ovlašćenog zastupnika u CRPS;
- potpiše i dostavi odluku o promjeni sjedišta, adrese za prijem službene pošte i adrese glavnog mjesta poslovanja Društva u CRPS;
- sprovede cjelokupnu proceduru za Društvo u CRPS, i da poslije registracije preuzme rješenje o upisu/registraciji;
- preuzme pečat registrovanog Društva;

Punomoćje je izdato na rok od pet godina, sa pravom prenosa ovlašćenja iz ovog punomoćja na druga lica.

Razjašnjen mi je sadržaj članova 185-189 Građanskog zakonika Ruske Federacije.

Tekst ovog punomoćja odgovara mojim stvarnim namjerama. Razumijem pojašnjenja notara o pravnim posljedicama davanja punomoćja.

Informacije koje je notar ustanovio na osnovu

(Kraj strane originala)

77 A B 5409455

mog iskaza, tačno su unesene u tekst pravnog posla.

Sadržaj ovog punomoćja davaocu punomoćja je pročitano naglas.

Davalac punomoćja Glinenko Aleksandra Viktorovna (svojeručan potpis, prim. prev.)

Ruska Federacija

Moskva

Sedamnaestog maja dvije hiljade osamnaeste godine

Ovo punomoćje sam ovjerila ja, Kondrušina Ljudmila Vladimirovna, privremeni vršilac dužnosti notara grada Moskve Luščikove Irine Anatoljevne.

Sadržaj punomoćja odgovara izjavi volje lica koje je dalo punomoćje.



PREVOD SA RUSKOG JEZIKA

Notarijski zapisnik punomoćja je utvrđen, njegova radna sposobnost provjerena.

Zavedeno u registru: br. 77/334-H/77-2018-13-102.

Naplaćena državna taksa (prema tarifi): 200 rub. 00. kopejki

Plaćeno za pružanje usluga pravnog i tehničkog karaktera: 1200 rub. 00 kop.

L. V. Kondrušina

/okrugli pečat sa tekstem: NOTAR I. A. LUŠCIKOVA. NOTARSKI OKRUG MOSKVA//svojeručan potpis, prim. prev./

/okrugli pečat sa tekstem: NOTAR I. A. LUŠCIKOVA. NOTARSKI OKRUG MOSKVA, prošiven plavom trakom i sa nalijepljenim crvenim žigom/

Ukupno prošiveno, numerisano i ovjereno pečatom 2 lista.

Potpis privremenog vršioca dužnosti notara, svoj potpis - prim. prev.

T-J



TUMAČ
Tatjana Jovović

za ruski jezik, postavljena u Crnoj Gori Rješenjem ministra pravde broj: 03-745-1976/17 od 29. septembra 2017. godine, na vrijeme od pet godina, potvrđuje da je ovaj prevod vjeran originalu.

Трошак превода износи _____ €
23.05.2018.

T. Jovovic
Potpis

Татьяна Йовович
ПЕРЕВОДЧИК

русского языка, назначенная в Черногории в соответствии с Решением Министерства юстиции № 03-745-1976/17 от «29» сентября 2017 года, сроком на пять лет, подтверждает, что данный перевод соответствует оригиналу.

Стоимость перевода составляет _____ €

В Подгорице, дата: _____

Печать Подпись



77 A B 5409454

PUNOMOĆJE

Grad Moskva, sedamnaestog maja dvije hiljade osamnaeste godine

Ja Glinenko Alexandra Viktorovna, rođena 02. oktobra 1989. godine u POSTOVU NA

Federacije broj 45 12 928358, izdata od ODJELJENJA UFMS RUSIJE ZA GRAD MOSKVU, REJON JUŽNO TUŠINO dana 14. februara 2013. godine, šifra sektora; 770-099, prijavljena na adresi: Rusija, grad Moskva, ulica Maršala Konjeva, broj 14 (četnaest), stan 57 (pedeset sedam), pasoš državljanina Ruske Federacije br. 72 3357744, izdat 02. marta 2013. godine od FMS 77001, sa rokom važnosti do 02. marta 2023. godine (u daljem tekstu: Davalac punomoćja), osnivač sa udjelom od 5% (pet) u kompaniji „SEA TRADE“ d.o.o. KOTOR, Crna Gora, ul. Put Prvoborca bb, Škaljari, Kotor, Crna Gora, registrovane kod CRPS pod brojem 5-0393944, sa PIB-om 02669935, ovim punomoćjem ovlašćujem:

Danijela Sekulića iz Podgorice, Crna Gora,

- potpiše i preda obrazac PS02 Centralnom Registru Privrednih subjekata, Crne Gore (u daljem tekstu CRPS) kako bi „SEA

ДОВЕРЕННОСТЬ

Город Москва, семнадцатого мая две тысячи восемнадцатого года.

Я, гр. Глиненко Александра Викторовна, дата рождения: 02 октября 1989 года, место

женский, паспорт гражданина Российской Федерации 45 12 928358, выданный ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ ЮЖНОЕ ТУШИНО 14 февраля 2013 года, код подразделения: 770-099, зарегистрированная по адресу: Россия, город Москва, улица Маршала Конева, дом 14 (четырнадцать), квартира 57 (пятьдесят семь), паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации № 72 3357744, выданный 02 марта 2013 года ФМС 77001, дата окончания срока: 02 марта 2023 года (далее именуемая Доверитель), являясь учредителем с долей капитала 5% (пять) процентов в компании «СИ ТРЕЙД» («SEA TRADE») ООО, KOTOR, ул. Пут Првоборца бб, Шкаляры, Котор Черногория, зарегистрированной в ЦРПС с номером 5-0393944, ИНН: 02669935, настоящей доверенностью уполномочиваю:

Данисла Секулича из Подгорицы, Черногория, Аеродромска улица, ИНГ:

следующие действия:

г. Моск-

TRADE" KOTOR, PIB-om 02669935 izvršib promjenu izvršnog direktora i ovlašćenog zastupnika, sjedišta adrese za prijem službene pošte i adrese glavnog mjesta poslovanja Društva

- potpiše i preda prečišćeni tekst Statuta društva u CRPS ;
- potpiše i preda Odluku o imenovanju i razrešenju izvršnog direktora i Odluku o imenovanju i razrešenju ovlašćenog zastupnika u CRPS
- potpisati i dostaviti odluku o promjeni sjedišta, adrese za dobijanje službene pošte i adrese sjedišta Društva za obavljanje osnovne djelatnosti u CRPS;
- sprovede cjelokupnu proceduru za Društvo u CRPS, kao i da po izvršenoj registraciji preuzme riješenje o upisu/registraciji;
- preuzeti pečat registrovanog Društva.

Ovo punomoćje važi pet godina, sa pravom ustupanja ovlašćenja po ovom punomoćju na druga lica.

Sadržaj članaka 185-189 Građanskog zakonika Ruske Federacije mi je pojašnjen.

Tekst ovog punomoćja odgovara mojim namjerama. Shvatila sam pojašnjenja notara o pravnim posljedicama punomoćja.

Informacije koje je notar ustanovio na osnovu

- подписать и подать форму PS02 в Центральный реестр хозяйствующих субъектов Черногории (далее в тексте ЦРПС), для того, чтобы Общество «СИ ТРЕЙД», КОТОР, ИНН: 02669935, изменило Исполнительного директора и уполномоченного представителя, адрес для получения официальной почты и адрес основного места деятельности Общества;
- подписать и предоставить новую редакцию текста Устава Общества в ЦРПС;
- подписать и подать Решение о назначении и увольнении исполнительного директора и Решение о назначении и увольнении уполномоченного представителя в ЦРПС;
- подписать и подать решение об изменении местонахождения, адреса для получения официальной почты и адреса основного места деятельности Общества в ЦРПС;
- провести всю процедуру для Общества в ЦРПС, и после регистрации получить решение об оформлении/ регистрации;
- получить печать зарегистрированного Общества;

Доверенность выдана сроком на пять лет, с правом на передоверие полномочий по настоящей доверенности другим лицам.

Содержание статей 185-189 Гражданского кодекса Российской

77 А В 5409455

mojeg iskaza unesene su u tekst pravnog
posla vjerno. Sadržaj ovog punomoćja
davaocu punomoćja je pročitan na glas.

Федерации мне разъяснены.

Текст настоящей доверенности
соответствует моим действительным
намерениям. Мне понятны разъяснения
нотариуса о правовых последствиях выдачи
доверенности.

Информация, установленная
нотариусом с моих слов, внесена в текст
сделки верно.

Содержание настоящей доверенности
доверителю зачитано вслух.

Доверитель/ Davačac punomoćja

Тимченко Александра Викторовна

Российская Федерация

88-

Город Москва

Семнадцатого мая две тысячи восемнадцатого года

Настоящая доверенность удостоверена мной, Кондрушиной Людмилой Владимировной,
временной исполняющей обязанности нотариуса города Москвы Лушиковой Ирины
Анатольевны.

Содержание доверенности соответствует волеизъявлению лица, выдавшего
доверенность.

Доверенность подписана в моем присутствии.

Личность подписавшего доверенность установлена, его дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре: № 771334-н/77-2018-13-102.


Взыскано по тарифу: 200 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1200 руб.00 коп.



[Handwritten signature]

Л.В. Кондрушина



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 2 листов.

ВРИО *Молдыр-Уса*

Ja, NOTAR, **Tanja Čepić**, sa sjedištem u Podgorici, Ulica Njegoševa 3/II, potvrđujem da je ovo prepis izvorne isprave: KOPIJE PUNOMOĆJA.


Izvorna isprava ispisana je i ima 4 stranice.

Izvornu ispravu je notaru predočila stranka DANIJEL SEKULIĆ,
br. J39BA5702 PJ Podgorica).

Naknada za rad notara za ovjeru po tarifnom broju 7 NT u iznosu od 3,75 €, i troškovi u iznosu od 1,00 € sa PDV-om od 1,00 €, što predstavlja ukupno 5,75 €, naplaćena je.

CRNA GORA
OVP-2271/2018
U Podgorici, 07.06.2018. godine
NOTAR
TANJA ČEPIĆ
PODGORICA

30 Notar
TANJA ČEPIĆ
Tanja Čepić
Tanja Čepić
CRNA GORA
PODGORICA





30.12.2016
A. Anđelić

CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj: 5 - 0393944 / 011

U Podgorici, dana 22.12.2016.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11), rješavajući po prijavi za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" KOTOR, broj 245301 podnijetoj dana 21.12.2016 u.10:42:25, preko

Ime i prezime: ANASTASIYA LASHMANOVA

donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" KOTOR - registarski broj 5 - 0393944, PIB 02669935 , i to:

Statut:

Briše se: Statut od 05.12.2016

Registruje se - upisuje se: Statut od 20.12.2016

Osnivač:

Briše se: VALERY ZADORIN
MB/JMBG/BR.PASOŠA: 75 1673699
Udio: 60%

PAVEL ZADORIN
MB/JMBG/BR.PASOŠA: 75 1983615
Udio 30%

Registruje se - upisuje se: RENAT ZADORIN

Ovlašćeni zastupnik:

Briše se: PAVEL ZADORIN
JMBG/BR.PASOŠA: 75 1983615

VALERY ZADORIN
JMBG/BR.PASOŠA: 75 0696100

Registruje se - upisuje se: RENAT ZADORIN



Obrazloženje

Podnosilac je dana 21.12.2016 u 10:42:25 podnio prijavu za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću SEA TRADE. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je članom 87 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11).

Sam. savjetnik III

Sanja Novičević
Sanja Novičević

M.P.

Veljko Blagojević
Pomoćnik direktora
Veljko Blagojević

Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8, 00 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa 832-3161-26-Administrativna taksa.



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0393944 / 010
PIB: 02669935

Datum registracije: 12.07.2007.
Datum promjene podataka: 09.12.2016.

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" KOTOR

Broj važeće registracije: /010

Skraćeni naziv: SEA TRADE
Telefon:
eMail:
Datum zaključivanja ugovora: 04.07.2007.
Datum donošenja Statuta: 04.07.2007. Datum promjene Statuta: 05.12.2016.
Adresa glavnog mjesta poslovanja: PUT PRVOBORCA BB ŠKALJARI KOTOR
Adresa za prijem službene pošte: PUT PRVOBORCA BB ŠKALJARI KOTOR
Adresa sjedišta: PUT PRVOBORCA BB ŠKALJARI KOTOR
Pretežna djelatnost: 5510 Hoteli i sličan smještaj
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA
Oblik svojine: Privatna
Porijeklo kapitala: Strani
Upisani kapital: 0,00Euro (Novčani Euro, nenovčani Euro)

OSNIVAČI:

ALEXANDRA GLINENKO 72

Uloga: Osnivač

Udio: 5%

VALERY LITVAK 21300499

Uloga: Osnivač

Udio: 5%

VALERY ZADORIN 75 1673

Uloga: Osnivač

Udio: 60%

PAVEL ZADORIN 75 198361

Uloga: Osnivač

Udio: 30%

Pavel Zadorin 90%



LICA U DRUŠTVU:

VALERY LITVAK 21300499

Adresa: IZRAEL

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

ANASTASIYA LASHMANOVA FB400908

Adresa: 


Uloga: 

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

ANASTASIYA LASHMANOVA FB400908

Adresa: 

Uloga: 

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

PAVEL ZADORIN 75 1983615

Adresa: 

Uloga: 

Ovlašćenja u prometu: 

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

Pavel Zadorin

VALERY ZADORIN 75 0696100

Adresa: 

Uloga: 

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

ALEXANDRA GLINENKO 72 3357744

Adresa:

Uloga:

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

Izdato: 21.12.2016 godine u 10:51h

MP

Pomoćnik direktora

Veljko Blagojević



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 245301

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je ANASTASIYA LASHMANOVA dostavio-la dokument za Promjena društva sa ograničenom odgovornošću – DOO - SEA TRADE - DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU iz KOTOR, registarski broj:50393944 sa sljedećim prilogima:

Punomoćje br. 3

Kopija pasoša

Odluka o imenovanju ovlašćenog zastupnika

Odluka o razrješenju ovlašćenog zastupnika.

izmjena Statuta

Ugovor o prenosu udjela

Dokaz o uplaćenju naknadi za objavljivanje podataka u "Službenom listu Crne Gore"

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Obrazac

Statut društva

Datum prijema dokumentacije: 21.12.2016. god.

Podgorica, dana: 21.12.2016. god.

Dokument primio/la

Tanja Martinović, Samostalna referentkinja

M.P.

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:



Zastupnika



Punomoćnika

JMB:

FB400908

Država:

UKRAINA

Ime i prezime:

ANASTASIYA LASHMANOVA

Opština:

KIEV

Telefon:

e-mail:



Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA

Privredni subjekt

Matični broj:

02669935

Registarski broj:

5-0393944/008

Puni naziv:

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU „SEA TRADE“ D.O.O. KOTOR

1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja



OD



KD



AD



DOO



NVO



Ustanova



Zadruga



Ostali

1.2. Puni naziv:

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU „SEA TRADE“ D.O.O. KOTOR

*ukoliko je promjen puni naziv izvršice se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv:

„SEA TRADE“ D.O.O. KOTOR

1.4. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

20.12.2016

1.5. Podaci o Ugovoru / odluci
o osnivanju:

Datum zaključenja/donošenja:

20.12.2016

2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opština

KOTOR

2.2. Mjesto:

ŠKALJARI

2.3. Ulica:

PUT PRVOBORCA BB

2.4. Broj:

3. NOVA ADRESA ZA PRUEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država

CRNA GORA

3.2. Opština

KOTOR

3.3. Mjesto:

ŠKALJARI

3.4. Ulica:

PUT PRVOBORCA BB

3.5. Broj:

4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine



*ukoliko je označena promjena opštine izvršice se i preregistracija u Poreskom registru

4.2. Opština

KOTOR

4.3. Mjesto:

ŠKALJARI


4.4. Ulica:

PUT PRVOBORCA BB

4.5. Broj:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA

5.1. Datum rješenja:

5.2. Broj rješenja:

*popunjava se samo ukoliko registraciji u CRPS prethodi registracija kod drugog državnog organa

6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST

5 5 . 1 0

HOTELI I SLIČAN SMJEŠTAJ

7. NOVI OBLIK SVOJINE

 bez oznake svojine
 privatna
 zadružna
 dva ili više oblika svojine
 državna

8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA

8.1. Telefon:

+	382	6	7	/	8	7	1	1	1	3
+	382			/						
+	382			/						

8.2. Fax:

+	382			/						
---	-----	--	--	---	--	--	--	--	--	--

8.3. E-mail:

LASHMANOVA.A@GMAIL.COM

8.4. Adresa internet strane:

www.

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:




9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

 Povećanje Smanjenje

Osnovni kapital:	Prije promjene	Iznos promjene	Nakon promjene
Ukupno (novčani+nenovčani):	10.000,00 €	€	€
<input checked="" type="checkbox"/> novčani – iznos:	€	€	€
<input type="checkbox"/> nenovčani – iznos:	€	€	€

10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

Prestanak Regstruje se Mijenja se udio

10.1. Status:

Osnivač Član DOO Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*upisati status

10.2. MB / JMB:

72 3357744

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša
 za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

10.3. Naziv / Ime i prezime:

ALEXANDRA GLINENKO

10.4. Sjedište / Adresa:

Država

Opština

Ulica:

10.5. Udio

70

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:




11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
- Upravni odbor
- Skupština
- Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora
- Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

72 3357744

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

ALEXANDRA GLINENKO

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.5. Ovlaštenja u pr

- neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
- Sekretarom društva
- Direktorom društva
-

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

Povećanje
 Smanjenje

Osnovni kapital:	Prije promjene	Iznos promjene	Nakon promjene
Ukupno (novčani+nenovčani):	10.000,00 €	€	€
<input checked="" type="checkbox"/> novčani – iznos:	€	€	€
<input type="checkbox"/> nenovčani – iznos:	€	€	€

10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

Prestanak Regstruje se Mijenja se udio

10.1. Status:

Osnivač Član DOO Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*upisati status

10.2. MB / JMB:

21300499

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša
 za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

10.3. Naziv / Ime i prezime:

VALERY LITVAK

10.4. Sjedište / Adresa:

Država


Opština

Ulica:

10.5. Udio

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:




11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
- Upravni odbor
- Skupština
- Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA**VRSTA PROMJENE**

- Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora
- Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

21300499

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

VALERY LITVAK

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.5. Ovlaštenja u prom

- neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
- Sekretarom društva
- Direktorom društva
-


*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

Odbor direktora

Upravni odbor

Skupština

Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

Prestanak

Imenuje se

Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

Direktor

Predsjednik organa upravljanja

Član odbora direktora

Član organa upravljanja

Član upravnog odbora

Sekretar društva

Ovlašćeni zastupnik

Revizor

Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

FB 400908

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

ANASTASIYA LASHMANOVA

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.5. Ovlaštenja u prom

neograničena

ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

Pojedinačno

Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

Članovima organa upravljanja

Sekretarom društva

Direktorom društva


*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora
 Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

FB 400908

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

ANASTASIYA LASHMANOVA

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.5. Ovlaštenja u

- neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

Povećanje
 Smanjenje

Osnovni kapital:	Prije promjene	Iznos promjene	Nakon promjene
Ukupno (novčani+nenovčani):	10.000,00 €	€	€
<input checked="" type="checkbox"/> novčani – iznos:	€	€	€
<input type="checkbox"/> nenovčani – iznos:	€	€	€

10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

Prestanak Regstruje se Mijenja se udio

10.1. Status:

Osnivač Član DOO Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*upisati status

10.2. MB / JMB:

75 1673699

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša
za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

10.3. Naziv / Ime i prezime:

VALERY ZADORIN

10.4. Sjedište / Adresa:

Država

Opština

Ulica:

10.5. Udio

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:




11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
- Upravni odbor
- Skupština
- Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora
- Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

75 1673699

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

VALERY ZADORIN

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

Broj:

12.5. Ovlaštenja u promet

- neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
- Sekretarom društva
- Direktorom društva
-

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

Povećanje
 Smanjenje

Osnovni kapital:	Prije promjene	Iznos promjene	Nakon promjene
Ukupno (novčani+nenovčani):	10.000,00 €	€	€
<input checked="" type="checkbox"/> novčani – iznos:	€	€	€
<input type="checkbox"/> nenovčani – iznos:	€	€	€

10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

Prestanak Regstruje se Mijenja se udio

10.1. Status:

Osnivač Član DOO Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*upisati status

10.2. MB / JMB:

75 1983615

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša
za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

10.3. Naziv / Ime i prezime:

PAVEL ZADORIN

10.4. Sjedište / Adresa:

Država

Opština

Ulica:

10.5. Udio

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:




11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora
 Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

75 1983615

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

PAVEL ZADORIN

12.4. Adresa:

Država:

Opština:

Ulica:

12.5. Ovlaštenje:

 neodređeno

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis: *Pavel Zadorin*

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: *Pavel Zadorin*



9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

Povećanje
 Smanjenje

Osnovni kapital:	Prije promjene	Iznos promjene	Nakon promjene
Ukupno (novčani+nenovčani):	10.000,00 €	€	€
<input checked="" type="checkbox"/> novčani – iznos:	€	€	€
<input type="checkbox"/> nenovčani – iznos:	€	€	€

10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

Prestanak Regstruje se Mijenja se udio

10.1. Status:

Osnivač Član DOO Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*upisati status

10.2. MB / JMB:

ACI423125

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša
za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

10.3. Naziv / Ime i prezime:

RENAT ZADORIN

10.4. Sjedište / Adresa:

Država

Opština

Ulica:

10.5. Udio

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka

Potpis podnosioca:




11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora
 Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

AC1423125

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

RENAT ZADORIN

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.5. Ovlaštenja u pr

- neograni

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka

Potpis podnosioca:



13. OSTALE REGISTRACIJE

Osim postojeće registracije u CRPS-u izvršiti i registracije u:

13.1. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



Saglasno Zakonu o privrednim društvima (Sl. list CG 06/02, 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11) RENAT ZADORIN, Republika Kirgizija, br. pasoša: AC1423125, ALEXANDRA GLINENKO, Ruska Federacija, br. pasoša: 72 3357744, VALERY LITVAK, Izrael, br. pasoša: 21300499, u svojstvu osnivača, dana 20.12.2016. godine donose:

S T A T U T

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE " KOTOR

FIRMA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Čl.1

Društvo će poslovati pod firmom: **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU**

"SEA TRADE" KOTOR

Skraćeni naziv firme je: "SEA TRADE " DOO

Čl.2

Osnivači su saglasno Zakonu o privrednim društvima zaključili dana 01.08.2007 godine Ugovor o osnivanju Društva.

Čl.3

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

Čl.4

Firmu i sjedište Društva osnivač može mijenjati sopstvenom odlukom, koja mora biti prijavljena Centralnom registru Privrednog suda Poreske uprave u Podgorici.

Čl.5

Sjedište Društva sa ograničenom odgovornošću " SEA TRADE " Kotor je:

Put Prvoborca bb, Škaljari, Kotor

Firmu i sjedište može mijenjati osnivači.

Adresa Društva za zvanične dopise je: Put Prvoborca bb, Škaljari, Kotor

Promjena firme i sjedišta se prijavljuje Centralnom registru Privrednih subjekata poreske uprave u Podgorici.

Društvo će u svom radu koristiti puni i skraćeni naziv firme, zavisno od potrebe.

Čl.6

Društvo ima svoj pečat, koji je okruglog oblika, prečnika 4cm, sa tekstom po obodu:

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" KOTOR

Pečat je pisan latinicom.

Društvo ima svoj štambilj, koji je pravougaonog oblika, sa tekstom po gornjoj ivici

"SEA TRADE" DOO.

U sredini je oznaka «Broj», a pri dnu je oznaka Podgorica, i crtica za upis datuma i riječ godina. Štambilj je pisan latinicom.

DJELATNOST DRUŠTVA

Čl.7

Djelatnost Društva obuhvata:

GRAĐEVINARSTVO

- 41.10 Razrada građevinskih projekata
- 41.20 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
- 42.11 Izgradnja puteva i autoputeva
- 42.12 Izgradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica
- 42.13 Izgradnja mostova i tunela
- 42.21 Izgradnja cjevovoda
- 42.22 Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova
- 42.91 Izgradnja hidro objekata
- 42.99 Izgradnja ostalih građevina, na drugom mjestu nepomenutih
- 43.11 Rušenje objekata
- 43.12 Pripremna gradilišta
- 43.13 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
- 43.21 Postavljanje električnih instalacija
- 43.22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, klimatizacionih sistema i sistema za grijanje
- 43.29 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu
- 43.31 Malterisanje
- 43.32 Ugradnja stolarije
- 43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga
- 43.34 Bojenje i zastakljivanje
- 43.39 Ostali završni radovi
- 43.91 Krovni radovi
- 43.99 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi

TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO; POPRAVKA MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA

- 45.11 Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima
- 45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima
- 45.20 Održavanje i popravka motornih vozila
- 45.31 Trgovina na veliko djelovima i opremom za motorna vozila
- 45.32 Trgovina na malo djelovima i opremom za motorna vozila
- 45.40 Trgovina motociklima, djelovima i priborom, održavanje i popravka motocikala
- 46.11 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
- 46.12 Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija

- 46.13 Posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala
- 46.14 Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona
- 46.15 Posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe
- 46.16 Posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, krzna, obuće i predmeta od kože
- 46.17 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
- 46.18 Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda
- 46.19 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
- 46.21 Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, sjemenjem i hranom za životinje
- 46.22 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama
- 46.23 Trgovina na veliko životinjama
- 46.24 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom
- 46.31 Trgovina na veliko voćem i povrćem
- 46.32 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
- 46.33 Trgovina na veliko mlječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima
- 46.34 Trgovina na veliko pićem
- 46.35 Trgovina na veliko, duvanskim proizvodima
- 46.36 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima
- 46.37 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaoom i začinima
- 46.38 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribe, ljuskare i mekušce
- 46.39 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duvanom
- 46.41 Trgovina na veliko tekstilom
- 46.42 Trgovina na veliko odjećom i obućom
- 46.43 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
- 46.44 Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje
- 46.45 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
- 46.46 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima
- 46.47 Trgovina na veliko namještajem, tepisima i opremom za osvjetljenje
- 46.48 Trgovina na veliko satovima i nakitom
- 46.49 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
- 46.51 Trgovina na veliko kompjuterima, kompjuterskom opremom i softverima
- 46.52 Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim djelovima i opremom
- 46.61 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i proborom
- 46.62 Trgovina na veliko alatnim mašinama
- 46.63 Trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama
- 46.64 Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivenje i pletjenje
- 46.65 Trgovina na veliko kancelarijskim namještajem
- 46.66 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
- 46.69 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom
- 46.71 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
- 46.72 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
- 46.73 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
- 46.74 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grijanje
- 46.75 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
- 46.76 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
- 46.77 Trgovina na veliko otpacima i ostacima
- 46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko
- 47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duvanom
- 47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
- 47.21 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama

- 47.22 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama
- 47.23 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.24 Trgovina na malo hlebom, tjesteninama, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.25 Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.26 Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama
- 47.29 Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.30 Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.41 Trgovina na malo kompjuterima, perifernim jedinicama i softverom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.42 Trgovina na malo telekomunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.43 Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.51 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.52 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.53 Trgovina na malo tepisima, zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.54 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.59 Trgovina na malo namještajem, opremom za osvijetljavanje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.61 Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.62 Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.63 Trgovina na malo muzičkim i video zapisima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.64 Trgovina na malo sportskom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.65 Trgovina na malo igrama i gračkama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.71 Trgovina na malo odjećom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.72 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama
- 47.73 Trgovina na malo farmaceutskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama – apotekama
- 47.74 Trgovina na malo medicinskim i ortopedskim pomagalicama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.75 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.76 Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, đubrivima, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama
- 47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.78 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.79 Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama
- 47.81 Trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima na tezgama i pijacama
- 47.82 Trgovina na malo tekstilom, odjećom i obućom na tezgama i pijacama
- 47.89 Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama
- 47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta
- 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgama i pijaca

SAOBRAĆAJ I SKLADIŠTENJE

- 49.10 Željeznički prevoz putnika, međumjesni
- 49.20 Željeznički prevoz tereta
- 49.31 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika
- 49.32 Taksi prevoz
- 49.39 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju
- 49.41 Drumski prevoz tereta
- 49.42 Usluge preseljenja
- 49.50 Cjevovodni transport
- 50.10 Pomorski i priobalni prevoz putnika
- 50.20 Pomorski i priobalni prevoz tereta

- 50.30 Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima
- 50.40 Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima
- 51.10 Vazdušni prevoz putnika
- 51.21 Vazdušni prevoz tereta
- 51.22 Vasijski saobraćaj
- 52.10 Skladištenje
- 52.21 Uslužne djelatnosti u kopnom saobraćaju
- 52.22 Uslužne djelatnosti u vodenom saobraćaju
- 52.23 Uslužne djelatnosti u vazdušnom saobraćaju
- 52.24 Manipulacija teretom
- 52.29 Ostale prateće djelatnosti u saobraćaju
- 53.10 Poštanske aktivnosti
- 53.20 Ostale poštanske i kurirske aktivnosti

USLUGE SMJEŠTAJA I ISHRANE

55.10 Hoteli i sličan smještaj

- 55.20 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak
- 55.30 Djelatnost kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice
- 55.90 Ostali smještaj
- 56.10 Djelatnost restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata
- 56.21 Katering (dostava pripremljene hrane)
- 56.29 Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane
- 56.30 Usluge pripremanja i posluživanja pića

INFORMISANJE I KOMUNIKACIJE

- 58.11 Izdavanje knjiga
- 58.12 Izdavanje imenika i adresara
- 58.13 Izdavanje novina
- 58.14 Izdavanje časopisa i periodičnih izdanja
- 58.19 Ostala izdavačka djelatnost
- 58.21 Izdavanje kompjuterskih igara
- 58.29 Izdavanje ostalih softvera
- 59.11 Proizvodnja filmova, video-zapisa i televizijskog programa
- 59.12 Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, video-filmova i televizijskog programa
- 59.13 Distribucija filmova, video-filmova i televizijskog programa
- 59.14 Djelatnost prikazivanja filmova
- 59.20 Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike
- 60.10 Emitovanje radio-programa
- 60.20 Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa
- 61.10 Kablovske telekomunikacije
- 61.20 Bežične telekomunikacije
- 61.30 Satelitska telekomunikacija
- 61.90 Ostale telekomunikacione djelatnosti
- 62.01 Kompjutersko programiranje
- 62.02 Konsultantske djelatnosti u oblasti informacione tehnologije
- 62.03 Upravljanje kompjuterskom opremom
- 62.09 Ostale usluge informacione tehnologije
- 63.11 Obrada podataka, smještanje aplikacija i pružanje aplikativnih usluga i sl.
- 63.12 Uslužne internet stranice (web portal)

63.91 Djelatnost novinskih agencija

POSLOVANJE NEKRETNINAMA

68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina

68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima

68.31 Djelatnost agencija za nekretnine

68.32 Upravljanje nekretninama uz naknadu

STRUČNE, NAUČNE I TEHNIČKE DJELATNOSTI

69.10 Pravni poslovi

69.20 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi i poresko savjetovanje

70.10 Upravljanje privrednim subjektom

70.21 Djelatnost komunikacija i odnosa sa javnošću

70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem

71.11 Arhitektonska djelatnost

71.12 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

71.20 Tehničko ispitivanje i analize

72.11 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji

72.19 Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i inženjerskim naukama

72.20 Istraživanje i razvoj u društvenim i humanističkim naukama

73.11 Djelatnost reklamnih agencija

73.12 Medijsko predstavljanje

73.20 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja

74.10 Specijalizovane dizajnerske djelatnosti

74.20 Fotografiske usluge

74.30 Prevođenje i usluge tumača

74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti

75.00 Veterinarska djelatnost

ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DJELATNOSTI

77.11 Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila

77.12 Iznajmljivanje i lizing kamiona

77.21 Iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport

77.22 Iznajmljivanje video-kaseta i kompakt-diskova

77.29 Iznajmljivanje i lizing ostalih predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu

77.31 Iznajmljivanje i lizing poljoprivrednih mašina i opreme

77.32 Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo

77.33 Iznajmljivanje i lizing kancelarijskih mašina i kancelarijske opreme (uključujući kompjutere)

77.34 Iznajmljivanje i lizing opreme za vodeni transport

77.35 Iznajmljivanje i lizing opreme za vazdušni transport

77.39 Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara

77.40 Lizing intelektualne svojine i sličnih proizvoda, izuzev autorskih prava

78.10 Djelatnost agencija za zapošljavanje

78.20 Djelatnost agencija za privremeno zapošljavanje

78.30 Ostalo ustupanje ljudskih resursa

79.11 Djelatnost putničkih agencija

79.12 Djelatnost tur-operatora

79.90 Ostale usluge rezervacije i djelatnosti povezane s njima

Pored aktivnosti navedenih u ovom članu, Društvo će se baviti i spoljnotrgovinskim prometom i to prometom roba i usluga za koje je registrovano u unutrašnjem prometu.

OSNOVNA DJELATNOST DRUŠTVA JE:

55.10 Hoteli i sličan smještaj

Djelatnosti Društva može da promjeni osnivač odlukom koja mora biti prijavljena u Centralni registar Privrednih subjekata Poreske uprave.

OSNIVAČI ODNOSNO ČLANOVI DRUŠTVA

(u daljem tekstu: vlasnici udjela u Društvu)

Čl.8

Vlasnici udjela u Društvu su:

- **RENAT ZADORIN, Republika Kirgizija, grad Biškeek, ul. Mikrorejon 3, d.7, kv.4, br. pasoša: AC1423125,**
- **ALEXANDRA GLINENKO, Ruska Federacija, ul. 7/1 Janis Rainis Boulevard apt.80, Moskva, br pasoša: 72 3357744,**
- **VALERY LITVAK, Izrael, ul.Gospitalni val, dom 5, korp.1/120 kv., Moskva, br.pasoša: 21300499**

OSNIVAČKI KAPITAL, VRSTE I VISINA ULOGA

Čl.9

Početni kapital DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU " SEA TRADE " KOTOR utvrđen je Ugovorom o osnivanju Društva i iznosi **10.000,00€** i sastoji se od novčanih uloga vlasnika udjela Društva.

Sticanjem udjela Osnivači postaju vlasnici udjela Društva.

Srazmjerno uplaćenom odnosno unijetom ulogu, a u odnosu na ukupan kapital, vlasnici udjela stiču udjele u Društvu koji procentualno iznose:

- **RENAT ZADORIN 90%**
- **VALERY LITVAK 5%**
- **ALEXANDRA GLINENKO 5%**

Čl.10

Ako osnivač odluči da je Društvu potreban obrtni kapital, preko iznosa uplaćenog kapitala, sredstva će biti obezbijedena na sljedeći način i u sljedećem redosljedu:

- 1) iz neposredne dobiti,
- 2) iz kredita koje osnivač obezbijedi preko poslovne banke,
- 3) putem povećanja i uplate kapitala – dopunskom uplatom ili ulogom u stvarima

DIOBA DOBITI I NAČIN SNOŠENJA RIZIKA I POKRIĆE GUBITAKA UTVRĐIVANJA I RASPODJELA DOBITI

Čl.11

Bilans imovine i bilans uspjeha Društva, uključujući dio koji se odnosi na dobit za raspodjelu, utvrđuje se prema zakonima koji regulišu ovu oblast.

Dobit za raspodjelu, Društvo utvrđuje za svaku poslovnu godinu, najkasnije do 31. marta za prethodnu godinu.

Iz neto dobiti se izdvaja dio koji utvrđuje osnivač, u obavezni i posebni rezervni fond i u neraspoređenu dobit. Preostali iznos predstavlja dobit, koja pripada osnivaču.

Osnivač može odlučiti da dio dobiti za raspodjelu, na koju ima pravo reinvestira u razvoj Društva.

PRAVA I OBAVEZE OSNIVAČA

Čl.12

Osnivač Društva ima pravo ili obavezu da:

- 1) upravlja ili učestvuje u upravljanju Društvom;
- 2) učestvuje u raspodjeli dobiti;
- 3) učestvuje u raspodjeli imovine Društva po njegovom prestanku.

KONTROLA AKTIVNOSTI DRUŠTVA

Osnivač će u svako doba imati pravo da vrši uvid u djelatnost, pregleda prostorije i finansijsko poslovanje Društva.

Vođenje finansijske dokumentacije će se vršiti prema važećim zakonima i propisima Crne Gore u vezi sa svakim poslom i biće u svako razumno vrijeme dostupno osnivaču ili od njega ovlašćenim licima

Osnivač može odlučiti da poslove pregleda i revizije poslovanja Društva povjeri revizorskoj firmi, po svom izboru.

TROŠKOVI POSLOVANJA

Čl.13

Osnivač odgovara za obaveze Društva cjelokupnom svojom imovinom:

- 1) ako zloupotrijebi Društvo, da bi dostigao cilj koji je za njega zabranjen;
- 2) ako Društvo upotrijebi da bi oštetio povjerioce;
- 3) ako suprotno propisima, postupi sa imovinom Društva, kao da je u pitanju njegova lična imovina;

- 4) ako smanji imovinu Društva u svoju korist ili u korist drugog lica, a znao je ili je morao znati da Društvo neće biti u stanju da izmiri svoje obaveze prema trećim licima.

Troškovi poslovanja Društva biće za svaku godinu predviđeni i odobravani u finansijskom planu Društva za predmetnu poslovnu godinu. Na kraju svake poslovne godine, Društvo je dužno da u roku utvrđenom pravilima (Statutom) Društva i u skladu sa važećim propisima sastavi završi račun (bilans).

SNOŠENJE RIZIKA I POKRIVANJE GUBITAKA

Čl.14

Osnivač snosi rizik za poslovanje Društva do visine uloga koji je investirao za osnivanje Društva. Ako Društvo ima gubitak u poslovanju, osnivač može odlučiti da putem dopunske uplate pokrije gubitak koji je nastao.

Gubitak u poslovanju može se namiriti i putem smanjenja osnovnog kapitala Društva, o čemu odlučuje osnivač.

Gubici u poslovanju se mogu pokrivati i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

ODGOVORNOST ZA OBAVEZE

Čl.15

Društvo u pravnom prometu može da zaključuje ugovore i vrši druge poslove i radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti i u prometu istupa u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za tuđi račun i u tuđe ime i za tuđi račun.

Čl.16

Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom.

Osnivač ne odgovara za obaveze Društva, a snosi rizik u poslovanju Društva do visine svog osnivačkog uloga.

Osnivač odgovara za obaveze Društva u slučajevima i pod uslovima propisanim Zakonom o privrednim društvima.

Čl.17

ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE DRUŠTVA

Poslove zastupanja i predstavljanja Društva vrši izvršni direktor **Lashmanova Anastasiya iz Ukraine, ul.Kurguzova 19/3a, Kiev, sa br. pasoša P UKR FB400908** sa neograničenom odgovornošću.

IZVRŠNI DIREKTOR DRUŠTVA

Izvršni direktor društva je izvršni organ. Djelokrug rada izvršnog direktora je da:

- odgovoran je za zakonitost Društva, u okviru svojih ovlašćenja
- upravlja imovinom Društva, u skladu sa zakonom i odlukom vlasnika udjela

- predlaže unutrašnju organizaciju Društva
- Donosi dokument o sistematizaciji radnih mjesta
- sklapa ugovore i preuzima druge pravne radnje u domaćoj i spoljnoj trgovinskoj razmjeni, u skladu sa svojim ovlaštenjima u okviru redovnog poslovanja Društva.
- odlučuje o zapošljavanju lica u Društvo, zaključuje ugovoru o radu, odlučuje o disciplinskoj odgovornosti zaposlenih i drugim poslovima iz oblasti radnih odnosa u skladu sa zakonom,
- Obavlja druge poslove , predviđene zakonom i ovim statutom.
- Izvršni direktor može sklapati ugovore za prodaju imovine Društva samo uz potpis jednog od vlasnika udjela Društva.
- Izvršni direktor ne može bez pismene saglasnosti osnivača Društva da potpiše Ugovor o kreditu sa bankom ili stavi hipoteku ili druge tereta na imovinu, koja je u vlasništvu Društva.
- Izvršni direktor ne može raspolagati finansijskim sredstvima preko 30.000 eura bez pismene saglasnosti osnivača Društva.
- Izvršni direktor treba da postupa sa pažnjom dobrog privrednika i vrši druge poslove po ovlaštenju osnivača Društva.

Pored poslova iz stava 1 ovog člana, izvršni direktor obavlja i druge poslove koji Zakonom, odlukom ili ovim statutom nijesu dati u djelokrug drugih organa društva.

Izvršni direktor društva se bira na period od četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora, s tim da može i prije vremena biti razriješen dužnosti na koju je postavljen.

Izvršni direktor društva istupa u ime i za račun društva.

IZBOR, OPOZIV I DJELOKRUG ORGANA DRUŠTVA

Čl.18

Osnivač, kao vlasnik Društva, na osnovu uloženog kapitala, upravlja cjelokupnim radom i poslovanjem Društva.

U slučaju da osnivač odredi da je za poslovanje neophodno, može formirati odbor direktora ili skupštinu društva.

Članovi skupštine kao i članovi odbora direktora, ne mogu biti lica koja su osuđivana za krivično djelo protiv privrede i službene dužnosti za koju su nastupile pravne posljedice osude, dok te posljedice traju.

Članove skupštine kao i članove odbora direktora, bira osnivač na neodređeno vrijeme, koje ne može biti duže od pet godina, sa mogućnošću ponovnog izbora.

Čl.19

Djelokrug osnivača je da:

- donosi statut i druga normativna akta,
- utvrđuje poslovnu politiku,
- usvaja godišnji obračun i izvještaje o poslovanju,
- odlučuje o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka,
- odlučuje o statusnim promjenama, promjeni oblika i prestanku društva,
- postavlja i razrješava izvršnog direktora,
- postavlja i razrješava članove odbora direktora i članove skupštine,
- daje smjernice za rad i poslovanje izvršnog direktora,
- odlučuje o poslovnoj saradnji sa drugim društvima,
- donosi investicione odluke,
- odlučuje o osnivanju novih društava,
- oslučuje o zastupanju društva u sudskim i drugim postupcima protiv članova uprave,
- obavlja druge poslove određene zakonom.

Čl.20

Ako donošenje odluke ne trpi odlaganje, osnivač može donijeti odluku i telefonskim putem, telegrafski, mailom ili putem telefaksa.

ZAPISNIK O RADU

Čl.21

U zapisnik o sjednicama osnivača se unose podaci i materijali koji su bili predmet rasprave na sjednici. Pored ovih podataka, u zapisnik se na zahtjev osnivača unose i drugi podaci.

Čl.22

Zapisnik o radu sa prethodne sjednice osnivača se usvaja na prvoj narednoj sjednici.

Čl.23

Izvršni direktor društva može u okviru svojih ovlašćenja dati drugome pismeno punomoćje za zastupanje Društva. Izvršni direktor društva, uz saglasnost osnivača, može određenom licu, specijalizovanom za određene poslove, dati prokuru, čiji obim, vrstu i sadržinu utvrđuje svojom odlukom.

Čl.24

Pored izvršnog direktora Društvo mogu zastupati i druga ovlašćena lica, o čemu odlučuje osnivač Društva.

REZERVE DRUŠTVA

Čl.25

Društvo na kraju svake poslovne godine, iz neto dobiti izdvaja dio koji utvrđuje osnivač, u obavezni i posebni rezervni fond.

OBAVEZNI I REZERVNI FOND

Čl.26

Društvo može imati obavezni i rezervni fond, o čemu odlučuje osnivač.

U obavezni rezervni fond, svake godine od dobiti se unosi najmanje 5%, dok fond ne dostigne najmanje 10% osnovnog kapitala.

Čl.27

Obavezni rezervni fond, dok se ne dostigne zakonom utvrđen najmanji iznos, upotrebljava se samo za pokrivanje gubitaka.

Čl.28

Ukoliko se obavezna rezerva Društva smanji ispod minimuma, koji je zakonom propisan (10% osnovnog kapitala), mora se dopuniti do propisanog iznosa.

POSEBNI REZERVNI FOND

Čl.29

Društvo može imati i posebne rezervne fondove, saglasno zakonu, o čemu odlučuje osnivač Društva.

STATUSNE PROMJENE I PROMJENE OBLIKA DRUŠTVA

STATUSNE PROMJENE

Čl.30

Društvo se može spojiti sa drugim društvom (spajanjem), podijeliti na dva ili više društva (podjela), ili promijeniti oblik (promjena oblika društva).

Spajanje, pripajanje ili podjela Društva, vrši se saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima.

Odluku o statusnim promjenama Društva donosi osnivač Društva.

NAČINI PROMJENE OBLIKA DRUŠTVA

Čl.31

Društvo može promijeniti oblik u drugi oblik ako ispunjava uslove o osnivanju oblika utvrđene Zakonom o privrednim društvima.

Čl.32

Odluku o promjeni oblika Društva donosi osnivač.

PRESTANAK DRUŠTVA

Čl.33

Društvo će poslovati sve dok postoje ekonomski i zakonski uslovi za obavljanje njegove djelatnosti, a može prestati sa poslovanjem samo na način i pod uslovima zakonom propisanim.

Društvo prestaje u sljedećim slučajevima:

- 1) ako mu je izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti, zbog toga što ne ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti, a u roku određenom u izrečenoj mjeri ne ispuni te uslove, odnosno ne promjeni djelatnost,
- 2) ako prestanu da postoje prirodni i drugi uslovi za obavljanje djelatnosti,
- 3) odlukom osnivača,
- 4) ako se pravosnažnom odlukom suda utvrdi ništavnost upisa u registar,
- 5) ako ne produži registraciju saglasno zakonu,
- 6) stečajem ili likvidacijom društva,
- 7) spajanjem sa drugim društvom ili podjelom,
- 8) u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA ČOVJEKOVE SREDINE

Čl.34

Osnivač, organi i radnici Društva su dužni da organizuju obavljanje djelatnosti na način kojim se osiguravaju bezbjednost na radu kao i da preduzimaju i sprovode potrebne mjere zaštite na radu i životne sredine u skladu sa republičkim zakonima koji regulišu ovu oblast.

Društvo i dijelovi Društva su dužni da obavljaju svoje djelatnosti, čuvaju vrijednost i obezbijeduju potrebne uslove za zaštitu i unaprijeđenje čovjekove sredine i da spriječavaju uzroke i otklanjaju posljedice koje ugrožavaju prirodne i radom stvorene vrijednosti životne sredine.

IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Čl.35

Izmjene i dopune statuta mogu se vršiti u postupku i na način kao i za njegovo donošenje, odnosno od strane osnivača, a u skladu sa Odlukom o osnivanju.

Ugovor ili Odluka se prijavljuje u Centralni registar Privrednih subjekata Poreske uprave.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a počinje da proizvodi pravno dejstvo od dana registrovanja Društva u Centralni registar Privrednih subjekata Poreske uprave.

NADLEŽNO PRAVO

Na sva pitanja koja se odnose na vađenje, tumačenje ili izvršenje odredba ovog Statuta, primjenjivaće se važeći propisi u Crnoj Gori.

U Kotoru, 20.12.2016.godine.



Osnivači:

LASHMANOVA ANASTASIYA
po specijalnom punomoćju 16.12.2016 god.
za ZADORIN RENAT
Br.pasoša: AC1423125

LASHMANOVA ANASTASIYA
po punomoćju br. 77 AV(AB)0202675
za ALEXANDRA GLINENKO
Br.pasoša: 72 3357744

LASHMANOVA ANASTASIYA
po punomoćju br. 77 AV(AB)2849260
za VALERY LITVAK
Br.pasoša: 21300499

Saglasno Zakonu o privrednim društvima (Sl. list CG 06/02, 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11) RENAT ZADORIN, Republika Kirgizija, br. pasoša: AC1423125, ALEXANDRA GLINENKO, Ruska Federacija, br. pasoša: 72 3357744, VALERY LITVAK, Izrael, br. pasoša: 21300499, u svojstvu osnivača, dana 20.12.2016. godine donose:

O D L U K U

DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" D.O.O. KOTOR

I

RAZRJEŠAVA SE ZADORIN VALERY iz Ruske Federacije, sa pasošem br. 75 1673699, sa funkcije Ovlašćenog zastupnika društva „SEA TRADE” D.O.O. – KOTOR.

Zadorin Valery će prestati biti Ovlašćeni zastupnik društva „SEA TRADE” D.O.O. – KOTOR.

II

Osnivači ovom odlukom **IMENUJU ZADORIN RENAT**, iz Republike Kirgizije, pasoš br. **AC1423125** za Ovlašćenog zastupnika društva „SEA TRADE” D.O.O. – KOTOR, počev od 20.12.2016. godine.

III

Zadužuju se stručne službe Društva za sprovođenje ove Odluke

U Kotoru, 20.12.2016 godine



Osnivači:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lashmanova".

**LASHMANOVA
ANASTASIYA**

po specijalnom punomoćju 16.12.2016 god.
za ZADORIN RENAT
Br.pasoša: AC1423125



Lashmanova

**LASHMANOVA
ANASTASIYA**

po punomoćju br. 77 AV(AB)0202675

za ALEXANDRA GLINENKO

Br.pasoša: 72 3357744

Lashmanova

LASHMANOVA ANASTASIYA

po punomoćju br. 77 AV(AB)2849260

za VALERY LITVAK

Br.pasoša: 21300499

Saglasno Zakonu o privrednim društvima (Sl. list CG 06/02, 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11) RENAT ZADORIN, Republika Kirgizija, br. pasoša: AC1423125, ALEXANDRA GLINENKO, Ruska Federacija, br. pasoša: 72 3357744, VALERY LITVAK, Izrael, br. pasoša: 21300499, u svojstvu osnivača, dana 20.12.2016. godine donose:

O D L U K U

DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" D.O.O. KOTOR

I

RAZRJEŠAVA SE ZADORIN PAVEL iz Ruske Federacije, sa pasošem br. 75 1983615, sa funkcije Ovlašćenog zastupnika društva „SEA TRADE“ D.O.O. – KOTOR.

Zadorin Pavel će prestati biti Ovlašćeni zastupnik društva „SEA TRADE“ D.O.O. – KOTOR.

II

Osnivači ovom odlukom **IMENUJU ZADORIN RENAT**, iz Republike Kirgizije, pasoš br. **AC1423125** za Ovlašćenog zastupnika društva „SEA TRADE“ D.O.O. – KOTOR, počev od 20.12.2016. godine.

III

Zadužuju se stručne službe Društva za sprovođenje ove Odluke

U Kotoru, 20.12.2016 godine



Osnivači:

**LASHMANOVA
ANASTASIYA**

po specijalnom punomoćju 16.12.2016 god.
za ZADORIN RENAT
Br.pasoša: AC1423125

332744 VALERY LITVAK, izdati br. pasosa: 21300490, u svojstvu osnivača,
AC1423122 ALEXANDR A. CLINENKO, Ruska Federacija, br. pasosa: 72
40\10\73\10\36\11\10\11) RENAT ZADORIN, Republika Kirgizija, br. pasosa:
2812012. godine do nosa:

O D L O Ž

DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOSTI "SEA TRADE" D.O.O. KOTOR

1
RAZRIJEŠAVA SE ZADORIN VALE... iz Ruske Federacije, sa pasosom br.
72 1983612 sa funkcije... zastupnik društva "SEA TRADE" D.O.O. -
KOTOR.

2
Zadorin Valeri je prestao biti... zastupnik društva "SEA TRADE" D.O.O. -
KOTOR.

3
Osnivajući ovom odlukom IMENOM ZADORIN RENAT, iz Republike Kirgizije, sa pasosom
br. AC1423122 za Ovlašćenog zastupnika društva "SEA TRADE" D.O.O. - KOTOR,
od 16.12.2016. godine

4
Zadnja se stranka stiče... odgovor... ove Odluke

U Kotoru, 20.12.2016. godine

Osnivač:

ANASTASIA
LASHMANOVA
br. identifikacionog broja 16.12.2016. god.
za ZADORIN RENAT
br. pasosa: AC1423122





Lashmanova

**LASHMANOVA
ANASTASIYA**
po punomoćju br. 77 AV(AB)0202675
za **ALEXANDRA GLINENKO**
Br.pasoša: 72 3357744

Lashmanova

LASHMANOVA ANASTASIYA
po punomoćju br. 77 AV(AB)2849260
za **VALERY LITVAK**
Br.pasoša: 21300499

Saglasno Zakonu o privrednim društvima (Sl. list CG 06/02, 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11) RENAT ZADORIN, Republika Kirgizija, br. pasoša: AC1423125, ALEXANDRA GLINENKO, Ruska Federacija, br. pasoša: 72 3357744, VALERY LITVAK, Izrael, br.pasoša: 21300499, u svojstvu osnivača, dana 20.12.2016. godine donose:

O D L U K U

O IZMJENI STATUTA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" D.O.O. KOTOR

Shodno donešenim odlukama od 20.12.2016. godine mijenja se Statut Društva sa ograničenom odgovornošću "SEA TRADE" Kotor :

1.Mijenja se član 9. Društva sa ograničenom odgovornošću "SEA TRADE" Kotor: tako da će umjesto do sada važećeg člana 9. biti na snazi novi član 9. koji glasi:

Početni kapital DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU „SEA TRADE“ d.o.o. KOTOR utvrđen je Ugovorom o osnivanju Društva i iznosi 10.000,00€ i sastoji se od novčanih uloga vlasnika udjela Društva.

Sticanjem udjela Osnivači postaju vlasnici udjela Društva.

Srazmjerno uplaćenom odnosno unijetom ulogu, a u odnosu na ukupan kapital, vlasnici udjela stižu udjele u Društvu koji procentualno iznose:

- **RENAT ZADORIN 90%**
- **VALERY LITVAK 5%**
- **ALEXANDRA GLINENKO 5%**

2.Mijenja se član 8. Društva sa ograničenom odgovornošću "SEA TRADE" Kotor: tako da će umjesto do sada važećeg člana 8. biti na snazi novi član 8. koji glasi:

Vlasnici udjela u Društvu su:

- **RENAT ZADORIN, P**
- **br. pasoša: AC1423**
- **ALEXANDRA GLINI**
- **apt.80, Moskva,br**
- **VALERY LITVAK, I**
- **br.pasoša: 213004**

Sve ostale odredbe Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću "SEA TRADE" KOTOR ostaju važeće i neizmijenjene.

Италиј, др. пасош: 21300499, и својству оснивача, дана 20.12.2016. године доноси:
ALEXANDRA GILINSKO, руска Федерација, ул. پاسوш: 72 3327744, VALERY LITVIN, др. پاسوш: AC1423122,
73\10, 38\11, 40\10) RENT NADORIN, Република Киргизија, др. پاسوш: AC1423122,
Забјелано Законом о привредним друштвима (Сл. лист СС 02\02, 17\07, 80\08, 40\10,

О Д Е Л О

О ИЗМЈЕНИ СТАТУТА ДРУШТВА САОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ "SEA TRADE" Д.О.О. КОТОР

Збогом доношењем одлуке од 20.12.2016. године трговина се Статут Друштва са
ограниченом одговорношћу "SEA TRADE" Котор:

1. Измјени се члан 9. Друштва са ограниченом одговорношћу "SEA TRADE" Котор тако
да се уместо до сада везује члан 9. бити на следи нови члан 9. који гласи:

Поčetни капитал Друштва САОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ "SEA TRADE" д.о.о.
КОТОР извршен је Уговором о оснивању Друштва и износи 10.000,00€ и састоји се од
подељених илога власника Друштва.

Станцијем идијелу Друштва постоје власници идијелу Друштва:

Станцијем идијелу Друштва односно идијелу идијелу у односу на укупан капитал
власници идијелу идијелу и Друштву који процентуално износе:

- RENT NADORIN 30%
- VALERY LITVIN 2%
- ALEXANDRA GILINSKO 68%

2. Измјени се члан 8. Друштва са ограниченом одговорношћу "SEA TRADE" Котор тако
да се уместо до сада везује члан 8. бити на следи нови члан 8. који гласи:

Власници идијелу и Друштву су:

- RENT NADORIN, Република Киргизија, град Бишкек, ул. Микронтејон 3, д.7, кв.6,
др. پاسош: AC1423122,
- ALEXANDRA GILINSKO, руска Федерација, ул. 7\1 Јанис Рајнса Булевард
49180, Москва, др. پاسош: 72 3327744,
- VALERY LITVIN, Италија, ул. Госпитали вал, дом 2, корп. 1\120 кв. Москва,
др. پاسош: 21300499

Зве остале одредбе Статута Друштва са ограниченом одговорношћу "SEA TRADE"
КОТОР остају важеће и неизмјенене.

U Kotor, 20.12.2016.godine

Osnivači:



**LASHMANOVA
ANASTASIYA**

po specijalnom punomoćju 16.12.2016 god.

za ZADORIN RENAT

Br.pasoša: AC1423125



**LASHMANOVA
ANASTASIYA**

po punomoćju br. 77 AV(AB)0202675

za ALEXANDRA GLINENKO

Br.pasoša: 72 3357744



LASHMANOVA ANASTASIYA

po punomoćju br. 77 AV(AB)2849260

za VALERY LITVAK

Br.pasoša: 21300499



77 А В ДОВЕРЕННОСТЬ
2849260

Город Москва, пятнадцатое декабря две тысячи шестнадцатого года.

Я гражданин Израиля, Литвак Валерий, 28.03.1963 года рождения, многократная виза «М» ОР 12 0099590, дата выдачи 26.05.2014 года, пребывание по 06.05.2017 года, выдана к паспорту гр. Израиля 21300499, вид документа Р, код государства ISR, номер удостоверения личности 3-0447653-4, выданному Посольством Израиля в Москве, дата выдачи паспорта 14.02.2014 года, дата окончания срока действия паспорта 13.02.2024 года, временно зарегистрированный по адресу: г. Москва, ул. Госпитальный вал, д. 5, стр. 12, кв. 32,

настоящей доверенностью уполномочиваю:

Исполнительного директора «Sea Trade» doo, Анастасию Лашманову из Украины, с постоянным местом жительства в г. Которе, ul. Kriva bb, место Доброта, паспорт № FB400908, выдан 3201, в день 24 апреля 2015 года, сроком действия до 24 апреля 2025 года,

от моего имени и за мой счет выполнить ниже перечисленные действия:

- Подписать договор передачи долей Учредителя, где вместо Учредителя Задорина Валерия из России, номер паспорта 75 1673699, с долей в 60 % (шестьдесят процентов) вступает Учредитель Задорин Ренат из Республики Киргизии, г. Бишкек, проживающий по адресу: ул. Третий микрорайон, д. 7, кв. 4, 12.02.1966 года рождения, № паспорта AC1423125, 22.10.2010 года, сроком действия до 22.10.2020г., которому предыдущий передает своих 60 % (шестьдесят процентов) доли в Обществе с ограниченной ответственностью «SEA TRADE» doo Котор, бесплатно.

- Подписать Договор передачи доли Учредителя, где вместо Учредителя Задорина Павела из России, № паспорта 75 1983615, которому принадлежит доля в размере 30 % (тридцать процентов), вступает Учредитель Задорин Ренат из Республики Киргизии, г. Бишкек, проживающий по адресу: ул. Третий микрорайон, д. 7, кв. 4, 12.02.1966 года рождения, № паспорта AC1423125, 22.10.2010 года, сроком действия до 22.10.2020 года, где предыдущий передает своих 30 % (тридцать процентов) доли в Обществе с ограниченной ответственностью «SEA TRADE» doo Котор, бесплатно.

Таким образом, доли в Обществе с ограниченной ответственностью «SEA TRADE» doo Kotor будут принадлежать:

- Глиненко Александра из России 5 % (пять процентов);
- Валерий Литвак из Израиля 5 % (пять процентов);
- Задорин Ренат из Киргизии 90 % (девяноста процентов);

- Подписать все другие договоры, постановления и акты, связанные с Обществом с ограниченной ответственностью «SEA TRADE» doo Котор, ul. Put Prvoborca bb, Škaljari, 85330 г. Котор, рег.номер 5-0393944/008, ИНН 02669935.

- Подписать Устав Общества и все остальные документы, необходимые для осуществления вышеуказанных изменений в ЦРХС Налогового управления в г Подгорице, Управлении таможен Черногории, Налоговом управлении Черногории и в других государственных органах, для осуществления деятельности общества в соответствии с действующим законодательством.

с правом распоряжаться деньгами, в части оплаты пошлин, тарифов, сборов и иных платежей, с правом расписываться за меня и совершать все действия, связанные с выполнением данного поручения.

Доверенность может быть использована только для указанных выше целей.

Доверенность выдана на один год, без права передоверия третьим лицам.

Литвак Валерий

- ва

Город Москва.

Пятнадцатое декабря две тысячи шестнадцатого года.

Настоящая доверенность удостоверена мной, Макуниной Викторией Сергеевной, временно исполняющей обязанности нотариуса города Москвы Пархомчук Инны Юрьевны.

Доверенность подписана гр. Литваком Валерием в моем присутствии. Личность его установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 3 - 1861

Взыскано по тарифу: 500 руб.

Взыскано за услуги правового
и технического характера: 1000 руб.

ВРИО нотариуса





77 А В 0202674

ДОВЕРЕННОСТЬ

Город Москва.

Пятнадцатого ноября две тысячи шестнадцатого года.

Я, гр. **Задорин Павел Борисович**, 19 марта 1969 года рождения, место рождения: ГОР. БИШКЕК, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт 45 13 100603, выданный ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО 31 марта 2014 года, код подразделения 770-069, зарегистрированный по адресу: Россия, город Москва, улица Удальцова, дом 46 (сорок шесть), квартира 173 (сто семьдесят три), заграничный паспорт Российской Федерации 75 1983615, выданный ФМС 77713, 29 июля 2015 года, дата окончания срока действия 22 апреля 2025 года, настоящей доверенностью уполномочиваю

Исполнительного директора «СИ ТРЕЙД» ("SEA TRADE" doo) Лашманову Анастасию, 23 июля 1987 года рождения, гражданство: Украина, пол: женский, паспорт № FB400908, выданный 3201, 24 апреля 2015 года, срок действия до 24 апреля 2025 года, проживающую по адресу: ул. Крива бб, место Доброта, г.Котор,

от моего имени и за мой счет выполнить ниже перечисленные действия в отношении Общества с ограниченной ответственностью «СИ ТРЕЙД» Котор ("SEA TRADE" doo Kotor), регистрационный номер 5-0393944/008, ИНН 02669935 (далее именуемое – Общество):

- подписать договор передачи долей Учредителя ООО «СИ ТРЕЙД» Котор ("SEA TRADE" doo Kotor), где вместо Учредителя ЗАДОРИНА ВАЛЕРИЯ из России, номер паспорта 75 1673699, с долей в размере 60% (шестьдесят процентов) вступает Учредитель ЗАДОРИН РЕНАТ из Республики Киргизии, г. Бишкек, 12 февраля 1966 года рождения, проживающий по адресу: Республика Киргизия, г. Бишкек, улица Третий микрорайон, дом 7, квартира 4, № паспорта АС1423125, выдан 22 октября 2010 года, сроком действия до 22 октября 2020 года, которому предыдущий передает своих 60% (шестьдесят процентов) доли в Обществе с ограниченной ответственностью «СИ ТРЕЙД» Котор ("SEA TRADE" doo Kotor), бесплатно.
- Подписать Договор передачи доли Учредителя ООО «СИ ТРЕЙД» Котор ("SEA TRADE" doo Kotor), где вместо Учредителя ЗАДОРИНА ПАВЛА из России, № паспорта 75 1983615, которому принадлежит доля в размере 30% (тридцать процентов), вступает Учредитель ЗАДОРИН РЕНАТ из Республики Киргизии, г. Бишкек, 12 февраля 1966 года рождения, проживающий по адресу: Республика Киргизия, г. Бишкек, улица Третий микрорайон, дом 7, квартира 4, № паспорта АС1423125, выдан 22 октября 2010 года, сроком действия до 22 октября 2020 года, которому предыдущий передает своих 30% (тридцать процентов) доли в в Обществе с ограниченной ответственностью «СИ ТРЕЙД» Котор ("SEA TRADE" doo Kotor), бесплатно.

г. Моск-

Таким образом, доли в Обществе с ограниченной ответственностью «СИ ТРЕЙД» Котор („SEA TRADE“ doo Kotor) будут принадлежать:

- ГЛИНЕНКО АЛЕКСАНДРЕ из России - 5% (пять процентов)
- ВАЛЕРИЮ ЛИТВАКУ из Израиля - 5% (пять процентов)
- ЗАДОРИНУ РЕНАТУ из Киргизии - 90% (девяносто процентов)

• подписать все другие договоры, постановления и акты, связанные с Обществом с ограниченной ответственностью «СИ ТРЕЙД» Котор, Пут Првоборца бб, Шкаляри, 85330 Котор ("SEA TRADE" doo Kotor, ul. Put Prvoborca bb, Škaljari, 85330 Kotor), регистрационный номер 5-0393944/008, ИНН 02669935;

- подписать Устав Общества;
- подписать все остальные документы, необходимые для осуществления вышеуказанных изменений в ЦРХС Налогового управления в г. Подгорице, Управлении таможни Черногории, Налоговом управлении Черногории и в других государственных органах для осуществления деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством.

Доверенность выдана сроком на один год, без права передоверия полномочий по настоящей доверенности другим лицам.

Смысл и значение доверенности, ее юридические последствия, а также содержание статей 185-189 Гражданского кодекса Российской Федерации мне разъяснены и соответствуют моим намерениям.

Содержание настоящей доверенности доверителю зачитано вслух.

Задорин Павел Борисович

-ва Город Москва.

Пятнадцатого ноября две тысячи шестнадцатого года.

Настоящая доверенность удостоверена мной, Кондрушиной Людмилой Владимировной, временно исполняющей обязанности нотариуса города Москвы Лушиковой Ирины Анатольевны.

Доверенность подписана гр. Задориним Павлом Борисовичем в моем присутствии. Личность его установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 8-1522

Взыскано по тарифу: 750 руб. 00 коп.

Удостоверено вне помещения нотариальной конторы: г. Москва, Береговой проезд, дом 5, стр. 1.

Взыскано за услуги правового
технического характера: 1500 руб. 00 коп.



Временно исполняющая обязанности нотариуса

77 А В 0202675

ДОВЕРЕННОСТЬ

Город Москва.

Пятнадцатого декабря две тысячи шестнадцатого года.

Я, гр. Глиненко Александра Викторовна, 02 октября 1989 года рождения, место рождения: ГОР. РОСТОВ-НА-ДОНУ, гражданство: Российская Федерация, пол: женский, паспорт 45 12 928358, выданный ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ ЮЖНОЕ ТУШИНО 14 февраля 2013 года, код подразделения 770-099, зарегистрированная по адресу: Россия, город Москва, улица Маршала Конева, дом 14, квартира 57, заграничный паспорт Российской Федерации 72 3357744, выданный 02 марта 2013 года ФМС 77001, дата окончания срока действия 02 марта 2023 года, настоящей доверенностью уполномочиваю

Исполнительного директора «СИ ТРЕЙД» ("SEA TRADE" doo) Лашманову Анастасию, 23 июля 1987 года рождения, гражданство: Украина, пол: женский, паспорт № FB400908, выданный 3201, 24 апреля 2015 года, срок действия до 24 апреля 2025 года, проживающую по адресу: ул. Крива бб, место Доброта, г.Котор,

от моего имени и за мой счет выполнить ниже перечисленные действия в отношении Общества с ограниченной ответственностью «СИ ТРЕЙД» Котор ("SEA TRADE" doo Kotor), регистрационный номер 5-0393944/008, ИНН 02669935 (далее именуемое – Общество):

- подписать договор передачи долей Учредителя ООО «СИ ТРЕЙД» Котор ("SEA TRADE" doo Kotor), где вместо Учредителя ЗАДОРИНА ВАЛЕРИЯ из России, номер паспорта 75 1673699, с долей в размере 60% (шестьдесят процентов) вступает Учредитель ЗАДОРИН РЕНАТ из Республики Киргизии, г. Бишкек, 12 февраля 1966 года рождения, проживающий по адресу: Республика Киргизия, г. Бишкек, улица Третий микрорайон, дом 7, квартира 4, № паспорта AC1423125, выдан 22 октября 2010 года, сроком действия до 22 октября 2020 года, которому предыдущий передает своих 60% (шестьдесят процентов) доли в Обществе с ограниченной ответственностью «СИ ТРЕЙД» Котор ("SEA TRADE" doo Kotor), бесплатно.
- Подписать Договор передачи доли Учредителя ООО «СИ ТРЕЙД» Котор ("SEA TRADE" doo Kotor), где вместо Учредителя ЗАДОРИНА ПАВЛА из России, № паспорта 75 1983615, которому принадлежит доля в размере 30% (тридцать процентов), вступает Учредитель ЗАДОРИН РЕНАТ из Республики Киргизии, г. Бишкек, 12 февраля 1966 года рождения, проживающий по адресу: Республика Киргизия, г. Бишкек, улица Третий микрорайон, дом 7, квартира 4, № паспорта AC1423125, выдан 22 октября 2010 года, сроком действия до 22 октября 2020 года, которому предыдущий передает своих 30% (тридцать процентов) доли в в Обществе с ограниченной ответственностью «СИ ТРЕЙД» Котор ("SEA TRADE" doo Kotor), бесплатно.

г. Моск-

Таким образом, доли в Обществе с ограниченной ответственностью «СИ ТРЕЙД» Котор („SEA TRADE“ doo Kotor) будут принадлежать:

- ГЛИНЕНКО АЛЕКСАНДРЕ из России - 5% (пять процентов)
- ВАЛЕРИЮ ЛИТВАКУ из Израиля - 5% (пять процентов)
- ЗАДОРИНУ РЕНАТУ из Киргизии - 90% (девяносто процентов)

• подписать все другие договоры, постановления и акты, связанные с Обществом с ограниченной ответственностью «СИ ТРЕЙД» Котор, Пут Првборца бб, Шкаляри, 85330 Котор ("SEA TRADE" doo Kotor, ul. Put Prvborca bb, Škaljari, 85330 Kotor), регистрационный номер 5-0393944/008, ИНН 02669935;

- подписать Устав Общества;
- подписать все остальные документы, необходимые для осуществления вышеуказанных изменений в ЦРХС Налогового управления в г. Подгорице, Управлении таможни Черногории, Налоговом управлении Черногории и в других государственных органах для осуществления деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством.

Доверенность выдана сроком на один год, без права передоверия полномочий по настоящей доверенности другим лицам.

Смысл и значение доверенности, ее юридические последствия, а также содержание статей 185-189 Гражданского кодекса Российской Федерации мне разъяснены и соответствуют моим намерениям.

Содержание настоящей доверенности доверителю зачитано вслух.



-ва Город Москва.

Пятнадцатого ноября две тысячи шестнадцатого года.

Настоящая доверенность удостоверена мной, Кондрушиной Людмилой Владимировной, временно исполняющей обязанности нотариуса города Москвы Луциковой Ирины Анатольевны.

Доверенность подписана гр. Глиненко Александрой Викторовной в моем присутствии. Личность ее установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 8 - 1523


Взыскано по тарифу: 750 руб. 00 коп.


Удостоверено вне помещения нотариальной конторы: г. Москва, Береговой проезд, дом 5, стр. 1.

Взыскано за услуги правового и технического характера: 1500 руб. 00 коп.



Временно исполняющая обязанности нотариуса





*Specijalno punomoćje urađeno na dva jezika, ruskom i engleskom
(Prevod sa ruskog jezika)*

SPECIJALNO PUNOMOĆJE

Republika Kirgizija, grad Biškeek,
šesnaesti decembra dvije hiljade šesnaeste godine

Ovim specijalnim punomoćjem ja, ZADORIN RENAT, iz grada Biškeka, Republika Kirgizija, rođen 12.februara 1966.godine, br.pasoša: AC1423125, izdat od SAIRT (lična karta AN 1998883, izdat od MUP 50-55 od 22.10.2010.godine), adresa: Republika Kirgizija, grad Biškeg, Mikrorejón 3, d.7., kv.4.

Ovlašćujem izvršnog direktora "SEA TRADE" DOO, ANASTASIJU LAŠMANOVU iz Ukrajine, sa stalnim nastanjenjem u Kotoru, ul. Kriva bb, Dobrota, pasoš br. P UKR FB400908, izdat od Organa 3201, dana 24.aprila 2015.godine, sa rokom važenja do 24.aprila 2025 godine,

Da u moje ime i za moj račun obavi dolje pobrojane poslove:

- da potpiše Ugovor o prenosu udjela osnivača "SEA TRADE" DOO Kotor, gde umjesto Osnivača ZADORIN VALERIJ iz Rusije sa br.pasoša 75 1673699, sa udjelom od 60% pristupa Osnivač ZADORIN RENAT iz Republike Kirgizije, grad. Biškeek, rođen 12.februara 1966.godine, nastanjen na adresi Republika Kirgizija grad Biškeek ul. Treći mikrorejón, d7, kv.4, sa br.pasoša: AC1423125, izdat 22.10.2010. godine sa važenjem do 22.10.2020. godine, kojem prethodni ustupa svojih 60% udjela u Društvu sa ograničenom odgovornošću „SEA TRADE“ doo Kotor, bez nadoknade.
- Da potpiše Ugovor o prenosu udjela Osnivača, gde umjesto Osnivača ZADORINA PAVELA iz Rusije sa br.pasoša 75 1983615, sa udjelom od 30% pristupa Osnivač ZADORIN RENAT iz Republike Kirgizije, grad. Biškeek, rođen 12.02.1966. godine, sa prebivalištem na adresi: ul. Treći mikrorejón, d.7., kv.4., br.pasoša AC1423125, izdat 22.10.2010. godine sa važenjem do 22.10.2020. godine, kojem prethodni ustupa svojih 30% udjela u Društvu sa ograničenom odgovornošću „SEA TRADE“ doo Kotor, bez nadoknade.

Na taj način udjeli Društvu sa ograničenom odgovornošću „SEA TRADE“ doo Kotor će pripadati:

- GLINENKO ALEKSANDRI iz Rusije 5%
- LITVAKU VALERIJU iz Izraela 5%
- ZADORINU RENATU iz Kirgizije 90%



- Da potpiše i sve druge Ugovore, odluke i dokumenta u vezi sa Društvom sa ograničenom odgovornošću „ SEA TRADE “ d.o.o. Kotor , ul. Put Prvoborca bb, Škaljari, 85330 Kotor, sa reg.br. 5-0393944/008 sa PiB 02669935
- Da potpiše Statut društva
- i sva ostala dokumenta neophodna za sprovođenje gore navedenih promjena kod CRPS Poreske uprave crne Gore u Podgorici, Uprave carina Crne Gore, Poreske Uprave Crne Gore, te drugih državnih organa, kako bi društvo poslovalo u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Ovlašćenja iz Punomoćja se mogu koristiti samo u navedene svrhe ine mogu se prenositi na druga lica.

Ovo Punomoćje stupa na snagu, dana šesnaestog decembra dvije hiljade šesnaeste godine i prema čl.203 GK RK, van granica Republike Kirgizije važi do momenta opoziva od strane Zadorina Renata.

ZADORIN RENAT (potpis)

Šesnaesti decembra dvije hiljade šesnaeste godine

Ovo punomoćje sam ovjerila ja, Ni Natalija Vladimirovna, privatni notar Sverdlovskog notarskog okruga g.Biškek (licenca br. 467, izdata od MYU RK, dana 30.12.2008.godine).

Punomoćje je potpisao građanin ZADORIN RENAT, u mom prisustvu. Identitet utvrđen, pravna sposobnost provjerena.

Takođe potvrđujem vjernost prevoda teksta ovog punomoćja sa ruskog jezika na engleski jezik.

Upisano u registar pod brojem: **No 2881, 2882.**

Naplaćena državna taksa: 500+150 som

Notar: Potpisano

Okrugli pečat

Prošiveno i numerisano: 3 lista

Potpisano

Okrugli pečat Notara

~~~~~

**Ja, Nada Lalić, stalni sudski tumač za ruski jezik, postavljena rješenjem Ministarstva pravde Republike Crne Gore broj 03-110-2/95 od 10.04.1995. godine, potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu koji je sastavljen na ruskom jeziku.**



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  
ЮСТИЦИЯ МИНИСТРЛИГИ  
Бишкек ш. Свердлов округунун  
жекече нотариусу Ни Н.В., лицензия №467  
дарегі: Бишкек ш., Абдрахманов кеч, 175  
т. 93-85-73; +996 (555) 917706  
e-mail: Notarius-NI@mail.ru



MINISTRY OF JUSTICE OF  
THE KYRGYZ REPUBLIC  
Sverdlovsky district. Bishkek  
Private notary NI N. V., License № 467  
Address: Bishkek, Abdрахmanov str. 175  
t. 93-85-73; +996 (555) 917706  
e-mail: Notarius-NI@mail.ru

### СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОВЕРЕННОСТЬ

Кыргызская Республика, г. Бишкек  
Шестнадцатое декабря  
две тысячи шестнадцатого года

Настоящей специальной доверенностью, я, ЗАДОРИН, РЕНАТ из г. Бишкек, Кыргызская Республика, 12.02.1966 года рождения, паспорт № АС1423125 выдан SAIRT, (внутренний паспорт AN 1998883 выдан МВД 50-55 от 22.10.2010 года), адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек, мкр. 3, д. 7, кв. 4

Наделяю полномочиями Исполнительного директора „Sea Trade“ doo, Анастасию Лашманову из Украины, с постоянным местом жительства в г. Которе, ул. Kriva bb, место Доброта, паспорт № FB400908, выдан 3201, в день 24 апреля 2015г., сроком действия до 24 апреля 2025года.

от моего имени и за мой счет выполнить ниже перечисленные действия:

- подписать договор передачи долей Учредителя, где вместо Учредителя ЗАДОРИНА ВАЛЕРИЯ из России, номер паспорта 75 1673699, с долей в 60% вступает Учредитель ЗАДОРИН РЕНАТ из Республики Киргизии, г. Бишкек, проживающий по адресу: ул. Третий микрорайон, д.7, кв. 4, 12.02.1966 г.р., № паспорта АС1423125, выдан SAIRT, 22.10.2010г., сроком действия до 22.10.2020г., где предыдущий передает своих 60% доли в Обществе с ограниченной ответственностью "SEA TRADE" doo Котор, бесплатно.

- Подписать Договор передачи доли Учредителя, где вместо Учредителя ЗАДОРИНА ПАВЕЛА из России, № паспорта 75 1983615, которому принадлежит доля в размере 30%, вступает Учредитель ЗАДОРИН РЕНАТ из Республики Киргизии, г. Бишкек, проживающий по адресу: ул. Третий микрорайон, д. 7, кв. 4, 12.02.1966 г.р., № паспорта АС1423125, выдан SAIRT, 22.10.2010г., сроком действия до 22.10.2020г., которому предыдущий передает

### SPECIAL POWER OF ATTORNEY

Bishkek, the Kyrgyz Republic  
The sixteenth of December,  
the year two thousand and sixteen

I, RENAT ZARORIN from Bishkek, Kyrgyz Republic, date of birth: 12/02/1966, passport No. AC1423125 issued by SAIRT, (internal passport AN 1998883 issued by MIA 50-55 on 22/10/2010), address 3rd district, 7, apt. 4, Bishkek, Kyrgyz Republic,

hereby authorize the Executive Director of „Sea Trade“ doo, Anastasia Lashmanova from Ukraine, permanently residing at the address: Kotor city, Kriva St., Dobrota Place, passport No. FB400908, issued by 3201, dated 24 April 2015, period of validity 24 April 2025.

to perform on my behalf and at my expense the following actions:

- to sign a contract of transfer of share of Founder, where instead of Founder VALERY ZADORIN from Russia, passport number 75 1673699, with share in 60%, comes Founder RENAT ZADORIN from Bishkek, Kyrgyz Republic, residing at the address: 3rd district, 7, apt. 4, date of birth: 12/02/1966, passport No. AC1423125, issued by SAIRT, dated 22.10.2010, period of validity 22.10.2020, where the previous transfers its 60% of share in "SEA TRADE" doo Kotor Limited Liability Company, for free.

- to sign a contract of transfer of share of Founder, where instead of Founder PAVEL ZADORIN from Russia, passport number 75 1983615, which owns share in the RENAT ZADORIN from Bishkek, Kyrgyz Republic, residing at the address: 3rd district, 7, apt. 4, date of birth: 12/02/1966, passport No. AC1423125, issued by SAIRT, dated 22.10.2010, period of validity 22.10.2020, to whom the previous transfers its 30% of share in "SEA TRADE" doo Kotor Limited Liability Company,

СМОТРЕТЬ  
НА ОБОРОТЕ

Виза

своих 30% доли в Обществе с ограниченной ответственностью "SEA TRADE" doo Kotor, бесплатно.

• Таким образом, доли в Обществе с ограниченной ответственностью „SEA TRADE“ doo Kotor будут принадлежать:

- Глиненко Александра из России 5%
- Валерий Литвак из Израиля 5%
- Задорин Ренат из Киргизии 90%

• Подписать все другие договоры, постановления и акты, связанные с Обществом с ограниченной ответственностью "SEA TRADE" doo Kotor, ul. Put Prvoborca bb, Škaljari, 85330 г. Kotor, рег.номер 5-0393944/008, ИНН 02669935

• Подписать Устав Общества

• И все остальные документы, необходимые для осуществления вышеуказанных изменений в ЦРХС Налогового управления в г. Подгорице, Управлении таможен Черногории, Налоговом управлении Черногории и в других государственных органах, для осуществления деятельности общества в соответствии с действующим законодательством.

Полномочия из Доверенности могут быть использованы только в этих целях и не могут быть переданы третьему лицу.

Данная Доверенность вступает в силу с шестнадцатое декабря две тысячи шестнадцатого года, и согласно ст. 203 ГК КР за пределами Кыргызской Республики действует до ее отмены Задориним Ренатом.

Доверяющий,



for free.

• Thus, the shares of "SEA TRADE" doo Kotor Limited Liability Company will belong to:

- Alexandra Glinenko from Russia 5%
- Valery Litvak from Israel 5%
- Renat Zadorin from Kyrgyzstan 90%

• To sign all other agreements, decisions and acts related to "SEA TRADE" doo Kotor Limited Liability Company. Put Prvoborca bb St., Škaljari, 85330 Kotor city, Reg. No. 5-0393944/008, TIN 020669935


• To sign Articles of Association of the Company

• And all the other documents necessary for the implementation of the above changes in the Tax Authorities of Podgorica, Customs Office of Montenegro, Tax Authorities of Montenegro and other state bodies, for carrying out of activities of the Company in accordance with acting legislation.

The authorities under this Power of Attorney can be used only for those purposes and may not be transferred to a third party.

This Power of Attorney shall enter into force on sixteenth of December, the year two thousand and sixteen and in accordance with Art. 203 of the Civil Code of the Kyrgyz Republic outside the Kyrgyz Republic is valid until its cancellation Zadorin Renat

Principal,




16 декабря 2016 года, настоящая доверенность удостоверена мной, Ни Натальей Владимировной, частным нотариусом Свердловского нотариального округа г. Бишкек (лицензия № 467 выдана МЮ КР от 30.12.2008 года).

Доверенность подписана Задориным Ренатом в моем присутствии. Личность доверителя установлена, дееспособность проверена.

Также свидетельствую верность перевода с русского языка на английский язык текста данной доверенности.

Зарегистрировано в реестре за № 2881, 2882  
Взыскано государственной пошлины 500+150 сом.




On December 16, 2016 this power of attorney is certified by me, Ni Natalia Vladimirovna, a private notary of the Sverdlovsky district, Bishkek (License №467 issued by MJ KR on 30/12/2008).

This power of attorney has been signed by Renat Zadorin in my presence. The personality of the proxy giver is identified, legal capacity is checked.

Also testify faithful translation from Russian into English language text of this Power of Attorney

Registration № 2881, 2882  
Stamp Duty in the amount of 500+150 soms is collected.





Исследовано и пронумеровано на  
Исследовано и пронумеровано на

Исследовано и пронумеровано на



77 AV (AB) 2849260

## PUNOMOĆJE

Grad Moskva, petnaesti decembra dvije hiljade šesnaeste godine

Ja, državljanin Izraela, Valerij Litvak, [redacted] višekratna viza "M" OP 12 0099590, datum izdavanja 26.05.2014. godine, boravak do 06.05.2017. godine, izdata uz pasoš državljanina Izraela 21300499, vrsta dokumenta P šifra države ISR, broj identifikacije lica 3-0447653-4, izdat od Ambasade Izraela u Moskvi, datum izdavanja pasoša, 14.02.2014. godine, datum važnosti pasoša 13.02.2024. godine, privremeno registrovan na adresi: grad Moskva, ul. Gospitalni val, d.5, str. 12, kv.32, ovim punomoćjem ovlašćujem:

izvršnog direktora "SEA TRADE" DOO Lašmanovu Anastasiju i [redacted]

- da potpiše Ugovor o prenosu udjela osnivača "SEA TRADE" DOO Kotor, gde umjesto Osnivača ZADORIN VALERIJ iz Rusije sa br.pasoša 75 1673699, sa udjelom od 60% pristupa Osnivač ZADORIN RENAT iz Republike Kirgizije, grad. Biškek, rođen 12.februara 1966.godine, nastanjen na adresi Republika Kirgizija grad Biškek ul. Treći mikrorejon, d7, kv.4, sa br.pasoša: AC1423125, izdat 22.10.2010. godine sa važenjem do 22.10.2020. godine, kojem prethodni ustupa svojih 60% udjela u Društvu sa ograničenom odgovornošću „SEA TRADE“ doo Kotor, bez nadoknade.
- Da potpiše Ugovor o prenosu udjela Osnivača, gde umjesto Osnivača ZADORINA PAVELA iz Rusije sa br.pasoša 75 1983615, sa udjelom od 30% pristupa Osnivač ZADORIN RENAT iz Republike Kirgizije, grad. Biškek, rođen 12.02.1966. godine, sa prebivalištem na adresi: ul. Treći mikrorejon, d.7., kv.4., br.pasoša AC1423125, izdat 22.10.2010. godine sa važenjem do 22.10.2020. godine, kojem prethodni ustupa svojih 30% udjela u Društvu sa ograničenom odgovornošću „SEA TRADE“ doo Kotor, bez nadoknade.

**Na taj način udjeli Društvu sa ograničenom odgovornošću „SEA TRADE“ doo Kotor će pripadati:**

- GLINENKO ALEKSANDRI iz Rusije 5%
- LITVAKU VALERIJU iz Izraela 5%
- ZADORINU RENATU iz Kirgizije 90%



- Da potpiše i sve druge Ugovore, odluke i dokumenta ostale u vezi sa Društvom sa ograničenom odgovornošću „ SEA TRADE “ d.o.o. Kotor , ul. Put Prvoborca bb, Škaljari, 85330 Kotor, sa reg.br. 5-0393944/008 sa PiB 02669935
- Da potpiše Statut društva .
- I sva ostala dokumenta neophodna za sprovođenje gore navedenih promjena kod CRPS Poreske uprave crne Gore u Podgorici, Uprave carina Crne Gore, Poreske Uprave Crne Gore, te drugih državnih organa, kako bi društvo poslovalo u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

sa pravom da raspoláže novcem u dijelu plaćanja taksi, naknada I drugih uplata, sa pravom da se potpisuje umjesto mene i da obavlja sve radnje u vezi sa izvršavanjem ovog unomoćja.

Punomoćje se može koristiti samo u gore navedene svrhe.

Punomoćje je izdato na rok od jedne godine, bez prava prenošenja ovlašćenja iz ovog punomoćja na druga lica.

Grad Moskva

Petnaesti decembra dvije hiljade šesnaeste godine

Ovo punomoćje sam ovjerila ja, Makunina Viktorija Sergeevna, privremeni vršilac dužnosti notara grada Moskve, Parhomčuk Inne Jurjevne.

Punomoćje je potpisao Valerij Litvak, u mom prisustvu. Identitet utvrđen, pravna sposobnost provjerena.

Upisano u registar pod brojem: **No 3-1861**

Naplaćeno po tarifi: 500 rubalja

Za usluge pravnog i tehničkog karaktera naplaćeno: 1000 rubalja

V.d. Notara, potpis

Okrugli pečat notara - Parhomčuk Inna Jurjevna

***Ja, Nada Lalić, stalni sudski tumač za ruski jezik, postavljena rješenjem Ministarstva pravde Republike Crne Gore broj 03-110-2/95 od 10.04.1995. godine, potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu koji je sastavljen na ruskom jeziku.***



*Nada Lalić*



77 А В 2849260  
ДОВЕРЕННОСТЬ

Город Москва, пятнадцатое декабря две тысячи шестнадцатого года.

Я гражданин Израиля, Литвак Валерий, 28.03.1963 года рождения, многократная виза «М» ОР 12 0099590, дата выдачи 26.05.2014 года, пребывание по 06.05.2017 года, выдана к паспорту гр. Израиля 21300499, вид документа Р, код государства ISR, номер удостоверения личности 3-0447653-4, выданному Посольством Израиля в Москве, дата выдачи паспорта 14.02.2014 года, дата окончания срока действия паспорта 13.02.2024 года, временно зарегистрированный по адресу: г. Москва, ул. Госпитальный вал, д. 5, стр. 12, кв. 32,

настоящей доверенностью уполномочиваю:

Исполнительного директора «Sea Trade» doo, Анастасию Лашманову из Украины, с постоянным местом жительства в г. Которе, ul. Kriva bb, место Доброта, паспорт № FB400908, выдан 3201, в день 24 апреля 2015 года, сроком действия до 24 апреля 2025 года,

от моего имени и за мой счет выполнить ниже перечисленные действия:

- Подписать договор передачи долей Учредителя, где вместо Учредителя Задорина Валерия из России, номер паспорта 75 1673699, с долей в 60 % (шестьдесят процентов) вступает Учредитель Задорин Ренат из Республики Киргизии, г. Бишкек, проживающий по адресу: ул. Третий микрорайон, д. 7, кв. 4, 12.02.1966 года рождения, № паспорта AC1423125, 22.10.2010 года, сроком действия до 22.10.2020г., которому предыдущий передает своих 60 % (шестьдесят процентов) доли в Обществе с ограниченной ответственностью «SEA TRADE» doo Котор, бесплатно.

- Подписать Договор передачи доли Учредителя, где вместо Учредителя Задорина Павела из России, № паспорта 75 1983615, которому принадлежит доля в размере 30 % (тридцать процентов), вступает Учредитель Задорин Ренат из Республики Киргизии, г. Бишкек, проживающий по адресу: ул. Третий микрорайон, д. 7, кв. 4, 12.02.1966 года рождения, № паспорта AC1423125, 22.10.2010 года, сроком действия до 22.10.2020 года, где предыдущий передает своих 30 % (тридцать процентов) доли в Обществе с ограниченной ответственностью «SEA TRADE» doo Котор, бесплатно.

Таким образом, доли в Обществе с ограниченной ответственностью «SEA TRADE» doo Котор будут принадлежать:

- Глиненко Александра из России 5 % (пять процентов);
- Валерий Литвак из Израиля 5 % (пять процентов);
- Задорин Ренат из Киргизии 90 % (девяноста процентов);

- Подписать все другие договоры, постановления и акты, связанные с Обществом с ограниченной ответственностью «SEA TRADE» doo Котор, ul. Put Prvoborca bb, Škaljari, 85330 г. Котор, рег.номер 5-0393944/008, ИНН 02669935.

- Подписать Устав Общества и все остальные документы, необходимые для осуществления вышеуказанных изменений в ЦРХС Налогового управления в г Подгорице, Управлении таможен Черногории, Налоговом управлении Черногории и в других государственных органах, для осуществления деятельности общества в соответствии с действующим законодательством.

с правом распоряжаться деньгами, в части оплаты пошлин, тарифов, сборов и иных платежей, с правом расписываться за меня и совершать все действия, связанные с выполнением данного поручения.

Доверенность может быть использована только для указанных выше целей.

Доверенность выдана на один год, без права передоверия третьим лицам.

*Литвак Валерий*

- ва

Город Москва.

Пятнадцатое декабря две тысячи шестнадцатого года.

Настоящая доверенность удостоверена мной, Макуниной Викторией Сергеевной, временно исполняющей обязанности нотариуса города Москвы Пархомчук Инны Юрьевны.


Доверенность подписана гр. Литваком Валерием в моем присутствии. Личность его установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 3 - 1861

Взыскано по тарифу: 500 руб.

Взыскано за услуги правового и технического характера: 1000 руб.

ВРИО нотариуса *В. Литвак*





77 AV (AB) 0202674

## PUNOMOĆJE

Grad Moskva

petnaesti decembra dvije hiljade šesnaeste godine

Ja, građanin, ZADORIN PAVEL BORISOVIČ, rođen 19. marta 1969.godine, mjesto rođenja: grad BIŠKEK, državljanstvo: Ruska Federacija, pol: muški, pasoš (lična karta) 45 13 100603, izdat od odjeljenja UFMS RUSIJE za grad Moskvu za rejon PROSPEKT VERNADSKOG, dana 31.marta 2014.godine, šifra jedinice 770-069, sa prebivalištem na adresi: Rusija, grad Moskva, ulica Udalcova, d. 46 (četrdeset šest), kv. 173(sto sedamdeset tri), pasoš Ruske Federacije: 75 1983615, izdat od FMS 77713, 29. juna 2015.godine, sa rokom važenja do 22. aprila 2025.godine vom punomoćjem ovlašćujem

izvršnog direktora "SEA TRADE" DOO, ANASTASIJU LAŠMANOVU, rođenu 23.jula 1987.godine, državljanstvo: Ukrajina, pol: ženski, pasoš br. P UKR FB400908, izdat od Organa 3201, 24.aprila 2015.godine, sa rokom važenja do 24 aprila 2025 godine, nastanjenu na adresi: ul. Kriva bb, Dobrota, Kotor.

Da u moje ime i za moj račun obavi poslove, pobrojane u daljem tekstu, za društvo sa ograničenom odgovornošću "SEA TRADE" DOO Kotor, reg broj 5-0393944/008, PIB: 02669935(u daljem tekstu društvo):

- da potpiše Ugovor o prenosu udjela osnivača "SEA TRADE" DOO Kotor, gde umjesto Osnivača ZADORIN VALERIJ iz Rusije sa br.pasoša 75 1673699, sa udjelom od 60% pristupa Osnivač ZADORIN RENAT iz Republike Kirgizije, grad. Biškeek, rođen 12.februara 1966.godine, nastanjen na adresi Republika Kirgizija grad Biškeek ul. Treći mikrorejon, d7, kv.4, sa br.pasoša: AC1423125, izdat 22.10.2010. godine sa važenjem do 22.10.2020. godine, kojem prethodni ustupa svojih 60% udjela u Društvu sa ograničenom odgovornošću „SEA TRADE“ doo Kotor, bez nadoknade.
- Da potpiše Ugovor o prenosu udjela Osnivača, gde umjesto Osnivača ZADORINA PAVELA iz Rusije sa br.pasoša 75 1983615, sa udjelom od 30% pristupa Osnivač ZADORIN RENAT iz Republike Kirgizije, grad. Biškeek, rođen 12.02.1966. godine, sa prebivalištem na adresi: ul. Treći mikrorejon, d.7., kv.4., br.pasoša AC1423125, izdat 22.10.2010. godine sa važenjem do 22.10.2020. godine, kojem prethodni ustupa svojih 30% udjela u Društvu sa ograničenom odgovornošću „SEA TRADE“ doo Kotor, bez nadoknade.

**Na taj način udjeli Društvu sa ograničenom odgovornošću „SEA TRADE“ doo Kotor će pripadati:**

- GLINENKO ALEKSANDRI iz Rusije 5%
- LITVAKU VALERIJU iz Izraela 5%
- ZADORINU RENATU iz Kirgizije 90%



- Da potpiše i sve druge Ugovore, odluke i dokumenta u vezi sa Društvom sa ograničenom odgovornošću „ SEA TRADE “ d.o.o. Kotor , ul. Put Prvoborca bb, Škaljari, 85330 Kotor, sa reg.br. 5-0393944/008 sa PiB 02669935
- Da potpiše Statut društva
- i sva ostala dokumenta neophodna za sprovođenje gore navedenih promjena kod CRPS Poreske uprave crne Gore u Podgorici, Uprave carina Crne Gore, Poreske Uprave Crne Gore, te drugih državnih organa, kako bi društvo poslovalo u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Punomoćje je izdato na rok od jedne godine, bez prava prenošenja ovlaštenja iz ovog punomoćja na druga lica.

Smisao i značenje punomoćja i njegove pravne posljedice, kao i sadržaj članova 185-189 Građanskog kodeksa Ruske Federacije su mi pojašnjeni i isti su u skladu sa mojim namjerama.

Sadržaj ovog punomoćja je naglas pročitao davaocu punomoćja.

ZADORIN PAVEL BORISOVIČ (potpis)

Grad Moskva

Petnaesti decembra dvije hiljade šesnaeste godine

Ovo punomoćje sam ovjerila ja, Kondrušina Ljudmila Vladimirovna, privremeni vršilac dužnosti notara grada Moskve, Luščikove Irine Anatolevne.

Punomoćje je potpisao građanin ZADORIN PAVEL BORISOVIČ, u mom prisustvu. Identitet utvrđen, pravna sposobnost provjerena.

Upisano u registar pod brojem: No 8-1522


Naplaćeno po tarifi: 750 rubalja 00 kopejki

Ovjereno van prostorija notarske kancelarije: Moskva, Beregovoy proezd, d.5 str.1

Za usluge pravnog i tehničkog karaktera naplaćeno: 1500rub 00 kopejki

Privremeni vršilac dužnosti notara (potpisano)

Okrugli pečat notara - Luščikove Irine Anatolevne



***Ja, Nada Lalić, stalni sudski tumač za ruski jezik, postavljena rješenjem Ministarstva pravde Republike Crne Gore broj 03-110-2/95 od 10.04.1995. godine, potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu koji je sastavljen na ruskom jeziku***



11  
t  
3/  
t  
11



77 А В 0202674

## ДОВЕРЕННОСТЬ

Город Москва.

Пятнадцатого ноября две тысячи шестнадцатого года.

Я, гр. Задорин Павел Борисович, 19 марта 1969 года рождения, место рождения: ГОР. БИШКЕК, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт 45 13 100603, выданный ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО 31 марта 2014 года, код подразделения 770-069, зарегистрированный по адресу: Россия, город Москва, улица Удальцова, дом 46 (сорок шесть), квартира 173 (сто семьдесят три), заграничный паспорт Российской Федерации 75 1983615, выданный ФМС 77713, 29 июля 2015 года, дата окончания срока действия 22 апреля 2025 года, настоящей доверенностью уполномочиваю

Исполнительного директора «СИ ТРЕЙД» ("SEA TRADE" doo) Лашманову Анастасию, 23 июля 1987 года рождения, гражданство: Украина, пол: женский, паспорт № FB400908, выданный 3201, 24 апреля 2015 года, срок действия до 24 апреля 2025 года, проживающую по адресу: ул. Крива бб, место Доброта, г.Котор,

от моего имени и за мой счет выполнить ниже перечисленные действия в отношении Общества с ограниченной ответственностью «СИ ТРЕЙД» Котор ("SEA TRADE" doo Kotor), регистрационный номер 5-0393944/008, ИНН 02669935 (далее именуемое – Общество):

- подписать договор передачи долей Учредителя ООО «СИ ТРЕЙД» Котор ("SEA TRADE" doo Kotor), где вместо Учредителя ЗАДОРИНА ВАЛЕРИЯ из России, номер паспорта 75 1673699, с долей в размере 60% (шестьдесят процентов) вступает Учредитель ЗАДОРИН РЕНАТ из Республики Киргизии, г. Бишкек, 12 февраля 1966 года рождения, проживающий по адресу: Республика Киргизия, г. Бишкек, улица Третий микрорайон, дом 7, квартира 4, № паспорта АС1423125, выдан 22 октября 2010 года, сроком действия до 22 октября 2020 года, которому предыдущий передает своих 60% (шестьдесят процентов) доли в Обществе с ограниченной ответственностью «СИ ТРЕЙД» Котор ("SEA TRADE" doo Kotor), бесплатно.
- Подписать Договор передачи доли Учредителя ООО «СИ ТРЕЙД» Котор ("SEA TRADE" doo Kotor), где вместо Учредителя ЗАДОРИНА ПАВЛА из России, № паспорта 75 1983615, которому принадлежит доля в размере 30% (тридцать процентов), вступает Учредитель ЗАДОРИН РЕНАТ из Республики Киргизии, г. Бишкек, 12 февраля 1966 года рождения, проживающий по адресу: Республика Киргизия, г. Бишкек, улица Третий микрорайон, дом 7, квартира 4, № паспорта АС1423125, выдан 22 октября 2010 года, сроком действия до 22 октября 2020 года, которому предыдущий передает своих 30% (тридцать процентов) доли в в Обществе с ограниченной ответственностью «СИ ТРЕЙД» Котор ("SEA TRADE" doo Kotor), бесплатно.

г. Моск-

Таким образом, доли в Обществе с ограниченной ответственностью «СИ ТРЕЙД» Котор („SEA TRADE“ doo Kotor) будут принадлежать:

- ГЛИНЕНКО АЛЕКСАНДРЕ из России - 5% (пять процентов)
- ВАЛЕРИЮ ЛИТВАКУ из Израиля - 5% (пять процентов)
- ЗАДОРИНУ РЕНАТУ из Киргизии - 90% (девяносто процентов)

• подписать все другие договоры, постановления и акты, связанные с Обществом с ограниченной ответственностью «СИ ТРЕЙД» Котор, Пут Првоборца бб, Шкаляри, 85330 Котор ("SEA TRADE" doo Kotor, ul. Put Prvborca bb, Skaljari, 85330 Kotor), регистрационный номер 5-0393944/008, ИНН 02669935;

- подписать Устав Общества;
- подписать все остальные документы, необходимые для осуществления вышеуказанных изменений в ЦРХС Налогового управления в г. Подгорице, Управлении таможни Черногории, Налоговом управлении Черногории и в других государственных органах для осуществления деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством.

Доверенность выдана сроком на один год, без права передоверия полномочий по настоящей доверенности другим лицам.

Смысл и значение доверенности, ее юридические последствия, а также содержание статей 185-189 Гражданского кодекса Российской Федерации мне разъяснены и соответствуют моим намерениям.

Содержание настоящей доверенности доверителю зачитано вслух.

*Задорин Павел Борисович*

**-ва** Город Москва.

Пятнадцатого ноября две тысячи шестнадцатого года.

Настоящая доверенность удостоверена мной, Кондрушиной Людмилой Владимировной, временно исполняющей обязанности нотариуса города Москвы Лушиковой Ирины Анатольевны.

Доверенность подписана гр. Задориным Павлом Борисовичем в моем присутствии. Личность его установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 8-1522

Взыскано по тарифу: 750 руб. 00 коп.

Удостоверено вне помещения нотариальной конторы: г. Москва, Береговой проезд, дом 5, стр. 1.

Взыскано за услуги правового  
технического характера: 1500 руб. 00 коп.



*Задорин Павел Борисович*





77AV (AB)0202675

## PUNOMOĆJE

Grad Moskva.

petnaesti decembra dvije hiljade šesnaeste godine

Ja, građanka GLINENKO ALEKSANDRA VIKTOROVNA, rođena 2. oktobra 1989.godine, mjesto rođenja: grad ROSTOV NA DONU, državljanstvo: Ruska Federacija, pol: ženski, pasoš (lična karta) 45 12 928358, izdat od odjeljenja UFMS Rusije za grad Moskvu za rejon Južno Tušino, dana 14. februara 2013.godine, šifra jedinice 770-099, sa prebivalištem na adresi: Rusija, grad Moskva, ulica Maršala Koneva, d. 14 (četrnaest), kv. 57(pedeset sedam), pasoš Ruske Federacije: 72 335 7744, izdat 2. marta 2013.godine od FMS 77001, sa rokom važenja do 2. marta 2023.godine, ovim punomoćjem ovlašćujem

izvršnog direktora "SEA TRADE" DOO Lašmanovu Anastasiju, rođenu 23.jula 1987.godine, Ukrajina, pol ženski, pasoš br. FB400908 izdat od 3201, 24. aprila 2015. godine sa važenjem do 24. aprila 2025. godine, nastanjenu na adresi ulica Kriva bb, grad Kotor, da u moje ime i za moj račun obavlja poslove koji su u daljem tekstu pobrojani za društvo sa ograničenom odgovornošću "SEA TRADE" DOO Kotor, reg broj 5-0393944/008, PIB: 02669935 (u daljem tekstu društvo):

- da potpiše Ugovor o prenosu udjela osnivača "SEA TRADE" DOO Kotor, gde umjesto Osnivača ZADORIN VALERIJ iz Rusije sa br.pasoša 75 1673699, sa udjelom od 60% pristupa Osnivač ZADORIN RENAT iz Republike Kirgizije, grad. Biškek, rođen 12.februara 1966.godine, nastanjen na adresi Republika Kirgizija grad Biškek ul. Treći mikrorej, d.7, kv.4, sa br.pasoša: AC1423125, izdat 22.10.2010. godine sa važenjem do 22.10.2020. godine, kojem prethodni ustupa svojih 60% udjela u Društvu sa ograničenom odgovornošću „SEA TRADE“ doo Kotor, bez nadoknade.
- Da potpiše Ugovor o prenosu udjela Osnivača, gde umjesto Osnivača ZADORINA PAVELA iz Rusije sa br.pasoša 75 1983615, sa udjelom od 30% pristupa Osnivač ZADORIN RENAT iz Republike Kirgizije, grad. Biškek, rođen 12.02.1966. godine, sa prebivalištem na adresi: ul. Treći mikrorej, d.7., kv.4., br.pasoša AC1423125, izdat 22.10.2010. godine sa važenjem do 22.10.2020. godine, kojem prethodni ustupa svojih 30% udjela u Društvu sa ograničenom odgovornošću „SEA TRADE“ doo Kotor, bez nadoknade.

**Na taj način udjeli Društvu sa ograničenom odgovornošću „SEA TRADE“ doo Kotor će pripadati:**

- GLINENKO ALEKSANDRI iz Rusije 5%
- LITVAKU VALERIJU iz Izraela 5%
- ZADORINU RENATU iz Kirgizije 90%



- Da potpiše i sve druge Ugovore, odluke i dokumenta ostale u vezi sa Društvom sa ograničenom odgovornošću „ SEA TRADE “ d.o.o. Kotor , ul. Put Prvoborca bb, Škaljari, 85330 Kotor, sa reg.br. 5-0393944/008 sa PiB 02669935
- Da potpiše Statut društva
- I sva ostala dokumenta neophodna za sprovođenje gore navedenih promjena kod CRPS Poreske uprave crne Gore u Podgorici, Uprave carina Crne Gore, Poreske Uprave Crne Gore, te drugih državnih organa, kako bi društvo poslovalo u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Punomoćje je izdato na rok od jedne godine, bez prava prenošenja ovlaštenja iz ovog punomoćja na druga lica.

Smisao i značenje punomoćja i njegove pravne posljedice, kao i sadržaj članova 185-189 Građanskog kodeksa Ruske Federacije su mi pojašnjeni i isti su u skladu sa mojim namjerama.

Sadržaj ovog punomoćja je naglas pročitan davaocu punomoćja.

**GLINENKO ALEKSANDRA VIKTOROVNA (potpis)**

Grad Moskva

Petnaesti decembra dvije hiljade šesnaeste godine

Ovo punomoćje sam ovjerila ja, Kondrušina Ljudmila Vladimirovna, privremeni vršilac dužnosti notara grada Moskve, Luščikove Irine Anatolevne.

Punomoćje je potpisala GLINENKO ALEKSANDRA VIKTOROVNA, u mom prisustvu.

Identitet utvrđen, pravna sposobnost provjerena.

Upisano u registar pod brojem: **No 8-1523**

Naplaćeno po tarifi: 750 rubalja 00 kopejki

Ovjereno van prostorija notarske kancelarije: Moskva, Beregovoy proezd, d.5 str.1

Za usluge pravnog i tehničkog karaktera naplaćeno: 1500 rub 00 kopejki

Privremeni vršilac dužnosti notara (potpisano)

Okrugli pečat notara - Luščikove Irine Anatolevne

~~~~~

Ja, Nada Lalić, stalni sudski tumač za ruski jezik, postavljena rješenjem Ministarstva pravde Republike Crne Gore broj 03-110-2/95 od 10.04.1995. godine, potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu koji je sastavljen na ruskom jeziku.





77 А В 0202675

ДОВЕРЕННОСТЬ

Город Москва.

Пятнадцатого декабря две тысячи шестнадцатого года.

Я, гр. Глиненко Александра Викторовна, 02 октября 1989 года рождения, место рождения: ГОР. РОСТОВ-НА-ДОНУ, гражданство: Российская Федерация, пол: женский, паспорт 45 12 928358, выданный ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ ЮЖНОЕ ТУШИНО 14 февраля 2013 года, код подразделения 770-099, зарегистрированная по адресу: Россия, город Москва, улица Маршала Конева, дом 14, квартира 57, заграничный паспорт Российской Федерации 72 3357744, выданный 02 марта 2013 года ФМС 77001, дата окончания срока действия 02 марта 2023 года, настоящей доверенностью уполномочиваю

Исполнительного директора «СИ ТРЕЙД» ("SEA TRADE" doo) Лашманову Анастасию, 23 июля 1987 года рождения, гражданство: Украина, пол: женский, паспорт № FB400908, выданный 3201, 24 апреля 2015 года, срок действия до 24 апреля 2025 года, проживающую по адресу: ул. Крива бб, место Доброта, г.Котор,

от моего имени и за мой счет выполнить ниже перечисленные действия в отношении Общества с ограниченной ответственностью «СИ ТРЕЙД» Котор ("SEA TRADE" doo Kotor), регистрационный номер 5-0393944/008, ИНН 02669935 (далее именуемое – Общество):

- подписать договор передачи долей Учредителя ООО «СИ ТРЕЙД» Котор ("SEA TRADE" doo Kotor), где вместо Учредителя ЗАДОРИНА ВАЛЕРИЯ из России, номер паспорта 75 1673699, с долей в размере 60% (шестьдесят процентов) вступает Учредитель ЗАДОРИН РЕНАТ из Республики Киргизии, г. Бишкек, 12 февраля 1966 года рождения, проживающий по адресу: Республика Киргизия, г. Бишкек, улица Третий микрорайон, дом 7, квартира 4, № паспорта АС1423125, выдан 22 октября 2010 года, сроком действия до 22 октября 2020 года, которому предыдущий передает своих 60% (шестьдесят процентов) доли в Обществе с ограниченной ответственностью «СИ ТРЕЙД» Котор ("SEA TRADE" doo Kotor), бесплатно.
- Подписать Договор передачи доли Учредителя ООО «СИ ТРЕЙД» Котор ("SEA TRADE" doo Kotor), где вместо Учредителя ЗАДОРИНА ПАВЛА из России, № паспорта 75 1983615, которому принадлежит доля в размере 30% (тридцать процентов), вступает Учредитель ЗАДОРИН РЕНАТ из Республики Киргизии, г. Бишкек, 12 февраля 1966 года рождения, проживающий по адресу: Республика Киргизия, г. Бишкек, улица Третий микрорайон, дом 7, квартира 4, № паспорта АС1423125, выдан 22 октября 2010 года, сроком действия до 22 октября 2020 года, которому предыдущий передает своих 30% (тридцать процентов) доли в Обществе с ограниченной ответственностью «СИ ТРЕЙД» Котор ("SEA TRADE" doo Kotor), бесплатно.

г. Моск-

Таким образом, доли в Обществе с ограниченной ответственностью «СИ ТРЕЙД» Котор („SEA TRADE“ doo Kotor) будут принадлежать:

- ГЛИНЕНКО АЛЕКСАНДРЕ из России - 5% (пять процентов)
- ВАЛЕРИЮ ЛИТВАКУ из Израиля - 5% (пять процентов)
- ЗАДОРИНУ РЕНАТУ из Киргизии - 90% (девяносто процентов)

• подписать все другие договоры, постановления и акты, связанные с Обществом с ограниченной ответственностью «СИ ТРЕЙД» Котор, Пут Првоборца бб. Шкаляри, 85330 Котор ("SEA TRADE" doo Kotor, ul. Put Prvoborca bb. Škaljari, 85330 Kotor), регистрационный номер 5-0393944/008, ИНН 02669935;

• подписать Устав Общества;

• подписать все остальные документы, необходимые для осуществления вышеуказанных изменений в ЦРХС Налогового управления в г. Подгорице, Управлении таможни Черногории, Налоговом управлении Черногории и в других государственных органах для осуществления деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством.

Доверенность выдана сроком на один год, без права передоверия полномочий по настоящей доверенности другим лицам.

Смысл и значение доверенности, ее юридические последствия, а также содержание статей 185-189 Гражданского кодекса Российской Федерации мне разъяснены и соответствуют моим намерениям.

Содержание настоящей доверенности доверителю зачитано вслух.

Глиненко Александра Викторовна

-ва Город Москва.

Пятнадцатого ноября две тысячи шестнадцатого года.

Настоящая доверенность удостоверена мной, Кондрушиной Людмилой Владимировной, временно исполняющей обязанности нотариуса города Москвы Лушиковой Ирины Анатольевны.

Доверенность подписана гр. Глиненко Александрой Викторовной в моем присутствии. Личность ее установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 8 - 1523

Взыскано по тарифу: 750 руб. 00 коп.

Удостоверено вне помещения нотариальной конторы: г. Москва, Береговой проезд, дом 5, стр. 1.

Взыскано за услуги правового и технического характера: 1500 руб. 00 коп.

Временно исполняющая обязанности нотариуса



[Handwritten signature]



CRNA-GORA

NOTAR

Kovačević Irena

Kotor, Stari Grad-Trg od oružja br. 436

Tel/faks :+382 32 322 161

OTPRAVAK
IZVORNICA

Dana 14.12.2016. godine (četnaestog decembra dvijehiljade šesneste godine) u 12,30h. (dvanaest časova i trideset minuta), u notarskoj kancelariji predamnom, dolje potpisanim notarom Kovačević Irenom, sa službenim sjedištem u Kotoru, Stari Grad -Trg od oružja br. 436. i sa zahtjevom da na osnovu njegove izjave volje sačinim **NOTARSKI ZAPIS - SPECIJALNO PUNOMOĆJE**, pristupila je sledeća stranka:-----

1. **Gospodin ZADORIN VALERY** državljanin Ruske Federacije rođen 01.04.1957 godine (prvi april hiljadu devsto pedeset sedme) čiji sam identitet utvrdila uvidom u pasoš br. 75 0696100 izdat od FMS 77713 dana 10.02.2015. godine (desetog februara dvijehiljade petnaeste) sa rokom važenja do 10.02.2025 godine (deseti februar dvije hiljade dvadeset pete) kao osnivač **D.O.O „SEA TRADE“ KOTOR**, sa sjedištem društva u Kotoru, Put prvoborca bb, registrovano kod CRPS Poreske uprave Podgorica pod brojem 5-0393944/006, sa PIB-om 02669935 čija se ovjerena kopija dokumenata prilaže uz ovaj notarski zapis (u daljem tekstu - **davalac punomoćja**)-----

2. **Gospodin VELJIĆ DRAGAN**, stalni sudski tumač za ruski jezik, nastanjena u Tivtu., čiji sam identite utvrdila na osnovu lične karte broj 013547915 izdate od FL Tivat sa rokom važenja od 26.06.2009. godine (dvadeset šesti jun dvije hiljade devete) do 26.06.2019. godine (dvadet šesti jun dvije hiljade devetnaeste) se ovjerena kopija dokumenata prilaže uz ovaj notarski zapis -----


Notar je izvršio uvid u Rješenje Ministarstva pravde Republike Crne Gore broj 03-975/05 od 09.05.2005. godine, (kojim je gospodin Veljić Dragan postavljen za stalnog sudskog tumača za ruski, a ovaj dokument se u ovjerenom prepisu, koji je sačinio ovaj notar, prilaže uz ovaj izvornik.-----

Notar je prije sastavljanja ovog notarskog akta bio u saznanju od same stranke da ne vlada dobro koji je u službenoj upotrebi na području ovog notara, i na zahtjev stranke, pozvao za sastavljanje ovog notarskog akta, stalnog sudskog tumača. -----

Notar je ustanovio, da na strani sudskog tumača ne postoje razlozi i okolnosti, zbog kojih ne bi učestvovao u postupku sačinjavanja ovog notarskog akta. -----

Prije sačinjavanja ovog notarskog zapisa stranka je dala podatke za **Lashmanova Anastasiy-u**, iz Ukraine, rođena 23.07.1987.godine (dvadeset treći jul hiljadu devesto osamdeset sedme) sa pasošem broj FB400908 izdat od UKR 3201, dana 24.04.2015.godine (dvadeset četvrti april dvijehiljade petnaeste) sa rokom važenja do 24.04.2025.godine (dyadeset četvrti april dvijehiljade dvadeset pete) sa stalnim nastanjenjem u Kotoru, ul. Kriva ulica bb, Dobrotakoja je izvršni direktor **D.O.O „SEA TRADE“ KOTOR**, sa sjedištem društva u Kotoru, Put prvoborca bb, registrovano kod CRPS Poreske uprave Podgorica pod brojem 5-

1/4



0393944/006, sa PIB-om 02669935 čija se ovjerena kopija dokumenta , koju je ovjerio ovaj notar, prilaže uz ovaj izvornik (u daljem tekstu: **Punomoćnik**).-----

Nakon što se ovaj notar uvjerila u pravu volju stranke, objasnila i pravni domet i posljedice ovog pravnog posla, te ustanovila da je sposobna i ovlašćena za preduzimanje ovog pravnog posla, prisutna stranka je izjavila sljedeće:-----

-----**SPECIJALNO PUNOMOĆJE**-----

Opunomoćujem Lashmanova Anastasiy-u, iz Ukraine, rođena 23.07.1987.godine (dvadeset treći jul hiljadu devedeset osamdeset sedme) sa pasošem broj FB400908 izdat od UKR 3201, dana 24.04.2015.godine (dvadeset četvrti april dvijehiljade petnaeste) sa rokom važenja do 24.04.2025.godine (dvadeset četvrti april dvijehiljade dvadeset pete) koja je izvršni direktor D.O.O „SEA TRADE“ KOTOR, sa sjedištem društva u Kotoru, Put prvoborca bb, registrovano kod CRPS Poreske uprave Podgorica pod brojem 5-0393944/006, sa PIB-om 02669935 (u daljem tekstu: **Punomoćnik**) - da u moje ime i za moj račun može sprovesti sledeće radnje:--

potpisati Ugovor o prenosu udjela Osnivača, gde umjesto Osnivača ZADORIN VALERY iz Rusije sa br.pasoša 75 1673699, sa udjelom od 60% pristupa Osnivač ZADORIN RENAT iz Republike Kirgizije, grad. Biškeek, sa prebivalištem na adresi: ul. Treći mikro reon,kuća 7, stan 4, rođen 12.02.1966 godine,sa br.pasoša AC1423125, izdat 22.10.2010 godine sa važenjem do 22.10.2020 godine, koji prethodni ustupa svojih 60% udjela u Društvu sa ograničenom odgovornošću „SEA TRADE“ doo Kotor, bez nadoknade,-----

potpisati Ugovor o prenosu udjela Osnivača, gde umjesto Osnivača ZADORIN PAVEL iz Rusije sa br.pasoša 75 1983615, sa udjelom od 30% pristupa Osnivač ZADORIN RENAT iz Republike Kirgizije, grad. Biškeek, sa prebivalištem na adresi: ul. Treći mikro reon,kuća 7, stan 4, rođen 12.02.1966 godine,sa br.pasoša AC1423125, izdat 22.10.2010 godine sa važenjem do 22.10.2020 godine, koji prethodni ustupa svojih 30% udjela u Društvu sa ograničenom odgovornošću „SEA TRADE“ doo Kotor, bez nadoknade.-----

Tako da će udijeli u Društvu sa ograničenom odgovornošću „SEA TRADE“ doo Kotor biti sledeći:-----

-GLINENKO ALEXANDRA iz Rusije 5%-----

-VALERY LITVAK iz Izraela 5%-----


-ZADORIN RENAT iz Kirgizije 90%-----

Potpisati i sve druge Ugovore, odluke i ostale akte koje su vezane za Društvo sa ograničenom odgovornošću „ SEA TRADE “ d.o.o. Kotor , ul. Put Prvoborca bb, Škaljari, 85330 Kotor, sa reg.br. 5-0393944/008 sa PiB 02669935-----

potpisati Statut društva -----

i sva ostala dokumenta neophodna za sprovođenje navedene promjene kod CRPS Poreske uprave u Podgorici, Uprave carina CG, Poreske Uprave CG, te drugih državnih organa, kako bi društvo poslovalo u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.-----





Punomoćje se može koristiti samo u navedene svrhe , a takođe se ne može prenijeti na treće lice.-----

Sve što budu učinio moj punomoćnik smatraće se kao da sam lično učinio.-----

Ovo punomoćje je vremenski neograničeno i važi do završetka povjerenih poslova za koje je dato , odnosno do opoziva ili do otkaza. -----

POUKE I UPOZORENJA:-----

Notar je davaoca punomoćja , pored upozorenja na značaj i pravne posljedice ovog pravnog posla , i adekvatne mjere osiguranja , podučio i upozorio na slijedeće:-----

da punomoćnik je ovlašćen zatražiti da mu se izda otpравak ovog izvornika.-----

da davalac punomoćja nije odredio druga ograničenja u ovlašćenjima Punomoćnika , vezano za pravne poslove na čije vršenje ga je ovlastili , da je davalac punomoćja izjavio da to razumije , da ne želi odrediti i da prihvata sve eventualne rizike i posljedice u vezi sa tim ,-----

-da u slučaju opoziva ovog punomoćja ili promjene punomoćnika za zastupanje Davalac punomoćja , odnosno njenih ličnih podataka , davalac punomoćja je obavezan o tome odmah obavjestiti ovog notara , a u suprotnom snose sve štetne posljedice,-----

-notar je stranku upozorio da prema trećim savjesnim licima ovo punomoćje ima dejstva uprkos opozivu dok punomoćnik ima otpравak ovog punomoćja.-----

Naknada za rad i naknada troškova notara je obračunata prema TB1 u vezi tačke 7 i TB 21 iznosi 50,00 € + PDV 9,50 €, što ukupno iznosi: 59,50 €(pedeset devet eura i pedeset centi)--

Stranka neopozivo ovlašćuje notara da bez njene saglasnosti i prisustva može ispravljati i dopunjavati ovu notarski obrađenu ispravu, samo radi otklanjanja eventualnih tehničkih grešaka ili provođenja iste u javnim registrima, o čemu je notar dužan obavjestiti stranku.-----

Od ove notarski obrađene isprave dobijaju-----

OTPRAVAK -----

- Davalac punomoćja (1)-----

- Punomoćnik (1)-----

Notar je pročitao strancia ovaj notarski zapis,uz prisustvo sudsgko tumača i neposrednim pitanjima se uvjerio da on odgovara volji stranke, nakon čega je stranka izjavila da je razumjela sadržinu ovog pravnog posla i da je saglasna sa ovim zapisom, kojeg slobodnom voljom, bez prisile zablude i pravare odobrava i svojeručno, kako slijedi, potpisuje u prisustvu ovog notara, nakon čega je zapis potpisao i ovaj notar.-----

Prilozi: -----

-Ovjerena kopija ličnog dokumenta davaoca punomoćja (1)-----

-Ovjerena kopija ličnog dokumenta punomoćnika (1)-----

-Ovjerena kopija lične karte i rješenje za sudskog tumača-----



Stavrodine Sen

U Kotoru 14.12.2016. godine (četnaesti decembar dvijehiljade šesneste godine) u 13,00h.
(trinaest časova).

DAVALAC PUNOMOĆJA:


[Signature]
ZADORIN VALERY

Osnivač D.O.O. „SEA TRADE“ KOTOR




Sudski tumač:

[Signature]
Veljić Dragan



NOTAR:

[Signature]
Kovačević Irena



Na osnovu člana 6 Pravilnika o stalnim sudskim tumačima ("Službeni list Republike Crne Gore", broj 15/97) ministar pravde donosi

• RJEŠENJE •
O POSTAVLJENJU STALNIH SUDSKIH TUMAČA
PRI VISEM SUDU U PODGORICI

Stalne sudske tumače postavljaju se:

sa prebivalištem iz Bijele
Olga Grk, za njemački jezik,

sa prebivalištem iz Tivta
Dragan Veljić, za ruski jezik,

sa prebivalištem iz Cetinja
Borjani Zeković, za francuski jezik,

sa prebivalištem iz Podgorice
Kornelka Burzan, za engleski jezik,

sa prebivalištem iz Kotora
Miloš Zivaljević, za njemački jezik,

sa prebivalištem iz Podgorice
Viktor Berišaj, za albanski jezik.

Broj: 03 – 975 / 05

Podgorica, 09. maja 2005. godine

Ministarstvo pravde Republike Crne Gore

MINISTAR,

Željko Sturanić



CRNA GORA
NOTAR
KOVAČEVIĆ IRENA
KOTOR

UZZ 943/2016

POTVRDA OTPRAVKA IZVORNIKA

Notar Kovačević Irena sa službenim sjedištem u Kotoru, Stari Grad - Trg od oružja br. 436. tvrdim da sam ovaj otpravak sačinjen dana 14.12.2016.godine, iz predmeta broj UZZ 943/2016, uporedila sa izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdila da je doslovno udaran sa izvornikom.-----

Ovaj otpravak je ovjeren i sastoji se od 8(osam) strana i 4(četiri) priloga.

Ovaj otpravak je sastavljen za Punomoćnika: LASHMANOVA ANASTASIYA



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ЮСТИЦИЯ МИНИСТРЛИГИ

Бишкек ш. Свердлов округунун
жекече нотариусу Ни Н.В., лицензия №467
дарегги: Бишкек ш., Абдрахманов кеч, 175
т. 93-85-73; +996 (555) 917706
e-mail: Notarius-Ni@mail.ru



MINISTRY OF JUSTICE OF
THE KYRGYZ REPUBLIC

Sverdlovsky district, Bishkek
Private notary NI N. V., License № 467
Address: Bishkek, Abdrakhmanov str. 175
t. 93-85-73; +996 (555) 917706
e-mail: Notarius-Ni@mail.ru

СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОВЕРЕННОСТЬ

Кыргызская Республика, г. Бишкек
Шестнадцатое декабря
две тысячи шестнадцатого года

Настоящей специальной доверенностью, я,
ЗАДОРИН РЕНАТ из г. Бишкек, Кыргызская
Республика, 12.02.1966 года рождения, паспорт
№ AC1423125 выдан SAIRT, (внутренний пас-
порт AN 1998883 выдан МВД 50-55 от
22.10.2010 года), адрес: Кыргызская Респу-
блика, г. Бишкек, мкр. 3, д. 7, кв. 4

Наделяю полномочиями, Исполнительного
директора „Sea Trade“ doo, Анастасию Лашма-
нову из Украины, с постоянным местом жи-
тельства в г. Которе, ul. Kriva bb, место Добро-
та, паспорт № FB400908, выдан 3201, в день 24
апреля 2015г., сроком действия до 24 апреля
2025года,

от моего имени и за мой счет выполнить ни-
же перечисленные действия:

• подписать договор передачи 3 долей
Учредителя, где вместо Учредителя ЗАДОРИ-
НА ВАЛЕРИЯ из России, номер паспорта 75
1673699, с долей в 60% вступает Учредитель
ЗАДОРИН РЕНАТ из Республики Киргизии, г.
Бишкек, проживающий по адресу: ул. Третий
микрорайон, д. 7, кв. 4, 12.02.1966 г.р., № пас-
порта AC1423125, выдан SAIRT, 22.10.2010г.,
сроком действия до 22.10.2020г., где предыду-
щий передает своих 60% доли в Обществе с
ограниченной ответственностью "SEA TRADE"
doo Котор, бесплатно.

• Подписать Договор передачи доли
Учредителя, где вместо Учредителя ЗАДОРИ-
НА ПАВЕЛА из России, № паспорта 75
1983615, которому принадлежит доля в размере
30%, вступает Учредитель ЗАДОРИН РЕНАТ
из Республики Киргизии, г. Бишкек, прожива-
ющий по адресу: ул. Третий микрорайон, д. 7,
кв. 4, 12.02.1966 г.р., № паспорта AC1423125,
выдан SAIRT, 22.10.2010г., сроком действия до
22.10.2020г., которому предыдущий передает

SPECIAL POWER OF ATTORNEY

Bishkek, the Kyrgyz Republic
The sixteenth of December,
the year two thousand and sixteen

I, RENAT ZARORIN from Bishkek, Kyrgyz
Republic, date of birth: 12/02/1966, passport No.
AC1423125 issued by SAIRT, (internal passport
AN 1998883 issued by MIA 50-55 on 22/10/2010),
address 3rd district, 7, apt. 4, Bishkek, Kyrgyz Re-
public,

hereby authorize the Executive Director of „Sea
Trade“ doo, Anastasia Lashmanova from Ukraine,
permanently residing at the address: Kotor city,
Kriva St., Dobrota Place, passport No. FB400908,
issued by 3201, dated 24 April 2015, period of va-
lidity 24 April 2025,

to perform on my behalf and at my expense the
following actions:

• to sign a contract of transfer of share of
Founder, where instead of Founder VALERY ZA-
DORIN from Russia, passport number 75 1673699,
with share in 60%, comes Founder RENAT ZA-
DORIN from Bishkek, Kyrgyz Republic, residing
at the address: 3rd district, 7, apt. 4, date of birth:
12/02/1966, passport No. AC1423125, issued by
SAIRT, dated 22.10.2010, period of validity
22.10.2020, where the previous transfers its 60% of
share in "SEA TRADE" doo Kotor Limited Liabil-
ity Company, for free.

• to sign a contract of transfer of share of
Founder, where instead of Founder PAVEL ZA-
DORIN from Russia, passport number 75 1983615,
which owns share in the RENAT ZADORIN from
Bishkek, Kyrgyz Republic, residing at the address:
3rd district, 7, apt. 4, date of birth: 12/02/1966,
passport No. AC1423125, issued by SAIRT, dated
22.10.2010, period of validity 22.10.2020, to whom
the previous transfers its 30% of share in "SEA
TRADE" doo Kotor Limited Liability Company,

СМОТРЕТЬ
НА ОБОРОТЕ

15/11

своих 30% доли в Обществе с ограниченной ответственностью "SEA TRADE" doo Kotor, бесплатно.

Таким образом, доли в Обществе с ограниченной ответственностью "SEA TRADE" doo Kotor будут принадлежать:

- Глиненко Александра из России 5%

- Валерий Литвак из Израиля 5%

- Задорин Ренат из Киргизии 90%

• Подписать все другие договоры, постановления и акты, связанные с Обществом с ограниченной ответственностью "SEA TRADE" doo Kotor, ul. Put Prvororca bb, Škaljari, 85330 г. Котор, рег. номер 5-0393944/008, ИНН 02669935

• Подписать Устав Общества

• И все остальные документы, необходимые для осуществления вышеуказанных изменений в ЦРХС Налогового управления в г. Подгорице, Управлении таможен Черногории, Налоговом управлении Черногории и в других государственных органах, для осуществления деятельности общества в соответствии с действующим законодательством.

• Полномочия из Доверенности могут быть использованы только в этих целях и не могут быть переданы третьему лицу.

• Данная Доверенность вступает в силу с шестнадцатого декабря две тысячи шестнадцатого года и согласно ст. 203 ГК КР за пределами Кыргызской Республики действует до ее отмены Задориным Ренатом.

Доверяющий,

Задорин

for free.

Thus, the shares of "SEA TRADE" doo Kotor Limited Liability Company will belong to:

- Alexandra Glinenko from Russia 5%

- Valery Litvak from Israel 5%

- Renat Zadorin from Kyrgyztan 90%

• To sign all other agreements, decisions and acts related to "SEA TRADE" doo Kotor Limited Liability Company, Put Prvororca bb St., Škaljari, 85330 Kotor city, Reg. No. 5-0393944/008, TIN 020669935

• To sign Articles of Association of the Company

• And all the other documents necessary for the implementation of the above changes in the Tax Authorities of Podgorica, Customs Office of Montenegro, Tax Authorities of Montenegro and other state bodies, for carrying out of activities of the Company in accordance with acting legislation.

• The authorities under this Power of Attorney can be used only for those purposes and may not be transferred to a third party.

• This Power of Attorney shall enter into force on sixteenth of December, the year two thousand and sixteen and in accordance with Art. 203 of the Civil Code of the Kyrgyz Republic outside the Kyrgyz Republic is valid until its cancellation Zadorin Renat

Principal,

Задорин

16 декабря 2016 года, настоящая доверенность удостоверена мной, Ни Натальей Владимировной, частным нотариусом Свердловского нотариального округа г. Бишкек, (лицензия № 467, выдана МЮ КР от 30.12.2008 года).

Доверенность подписана Задориным Ренатом в моем присутствии. Личность доверителя установлена, дееспособность проверена.

Также свидетельствую верность перевода с русского языка на английский язык текста данной доверенности.

Зарегистрировано в реестре за № 2881, 2882

Взыскано государственной пошлины 500+150

сом.



On December 16, 2016 this power of attorney is certified by me, Ni Natalia Vladimirovna, a private notary of the Sverdlovsky district, Bishkek (License №467 issued by MJ KR on 30/12/2008).


This power of attorney has been signed by Renat Zadorin in my presence. The personality of the proxy giver is identified, legal capacity is checked.

Also testify faithful translation from Russian into English language text of this Power of Attorney.

Registration № 2881, 2882

Stamp Duty in the amount of 500+150 soms is collected.





Сформировано и пронумеровано на
Л. 3

Л. 3

NOTAR
KOVAČEVIĆ IRENA
KOTOR

OVJERA FOTOKOPIJE IZVORNE ISPRAVE

Potvrđujem da sam upoređivanjem utvrdila da je ova fotokopija izvorne isprave "SPECIJALNO
OVJERAVANJE na ruskom jeziku", istovjetna (identična) predloženoj ispravi.

Ovjeravam da je prednja fotokopirana isprava u svemu identična sa izvornom ispravom.
Isprava je napisana kompjuterskim štampačem, a ima 4 stranice i ovjerava se u 2 primjerka.




Izvorna isprava se po tvrdnji stranke nalazi kod stranke, a donijela ju je sa sobom stranka LASHMANOVA
NASTASIYA, UKRAINA, rođena 23.07.1987. (Pasoš br. FB400908 UKR 3201).

U skladu sa čl.61. stav 7. Zakona o notarima, notar ne odgovara za sadržinu prednje isprave.

VP-1562/2016

Kotoru, 20.12.2016. godine

Plaćena naknada za rad notara za ovjeru po tarifnom broju 7 NT u iznosu od 7,50 €, i troškove u iznosu od 3,40 € sa
PDV-om od 2,07 €, što predstavlja ukupno 12,97 €, naplaćena je.





*Specijalno punomoćje urađeno na dva jezika, ruskom i engleskom
(Prevod sa ruskog jezika)*

SPECIJALNO PUNOMOĆJE

Republika Kirgizija, grad Biškeek,
šesnaesti decembra dvije hiljade šesnaeste godine

Ovim specijalnim punomoćjem ja, ZADORIN RENAT, iz grada Biškeka, Republika Kirgizija, rođen 12.februara 1966.godine, br.pasoša: AC1423125, izdat od SAIRT (lična karta AN 1998883, izdat od MUP 50-55 od 22.10.2010.godine), adresa: Republika Kirgizija, grad Biškeg, Mikrorejón 3, d.7., kv.4.

Ovlašćujem izvršnog direktora "SEA TRADE" DOO, ANASTASIJU LAŠMANOVU iz Ukrajine, sa stalnim nastanjenjem u Kotoru, ul. Kriva bb, Dobrota, pasoš br. P UKR FB400908, izdat od Organa 3201, dana 24.aprila 2015.godine, sa rokom važenja do 24 aprila 2025 godine,

Da u moje ime i za moj račun obavi dolje pobrojane poslove:

- da potpiše Ugovor o prenosu udjela osnivača "SEA TRADE" DOO Kotor, gde umjesto Osnivača ZADORIN VALERIJ iz Rusije sa br.pasoša 75 1673699, sa udjelom od 60% pristupa Osnivač ZADORIN RENAT iz Republike Kirgizije, grad. Biškeek, rođen 12.februara 1966.godine, nastanjen na adresi Republika Kirgizija grad Biškeek ul. Treći mikrorejón, d7, kv.4, sa br.pasoša: AC1423125, izdat 22.10.2010. godine sa važenjem do 22.10.2020. godine, kojem prethodni ustupa svojih 60% udjela u Društvu sa ograničenom odgovornošću „SEA TRADE“ doo Kotor, bez nadoknade.
- Da potpiše Ugovor o prenosu udjela Osnivača, gde umjesto Osnivača ZADORINA PAVELA iz Rusije sa br.pasoša 75 1983615, sa udjelom od 30% pristupa Osnivač ZADORIN RENAT iz Republike Kirgizije, grad. Biškeek, rođen 12.02.1966. godine, sa prebivalištem na adresi: ul. Treći mikrorejón, d.7., kv.4., br.pasoša AC1423125, izdat 22.10.2010. godine sa važenjem do 22.10.2020. godine, kojem prethodni ustupa svojih 30% udjela u Društvu sa ograničenom odgovornošću „SEA TRADE“ doo Kotor, bez nadoknade.

Na taj način udjeli Društvu sa ograničenom odgovornošću „SEA TRADE“ doo Kotor će pripadati:

- GLINENKO ALEKSANDRI iz Rusije 5%
- LITVAKU VALERIJU iz Izraela 5%
- ZADORINU RENATU iz Kirgizije 90%

- Da potpiše i sve druge Ugovore, odluke i dokumenta u vezi sa Društvom sa ograničenom odgovornošću „ SEA TRADE “ d.o.o. Kotor , ul. Put Prvoborca bb, Škaljari, 85330 Kotor, sa reg.br. 5-0393944/008 sa PiB 02669935
- Da potpiše Statut društva
- i sva ostala dokumenta neophodna za sprovođenje gore navedenih promjena kod CRPS Poreske uprave crne Gore u Podgorici, Uprave carina Crne Gore, Poreske Uprave Crne Gore, te drugih državnih organa, kako bi društvo poslovalo u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Ovlašćenja iz Punomoćja se mogu koristiti samo u navedene svrhe ine mogu se prenositi na druga lica.

Ovo Punomoćje stupa na snagu, dana šesnaestog decembra dvije hiljade šesnaeste godine i prema čl.203 GK RK, van granica Republike Kirgizije važi do momenta opoziva od strane Zadorina Renata.

ZADORIN RENAT (potpis)

Šesnaesti decembra dvije hiljade šesnaeste godine

Ovo punomoćje sam ovjerila ja, Ni Natalija Vladimirovna, privatni notar Sverdlovskog notarskog okruga g.Biškek (licenca br. 467, izdata od MYU RK, dana 30.12.2008.godine).

Punomoćje je potpisao građanin ZADORIN RENAT, u mom prisustvu. Identitet utvrđen, pravna sposobnost provjerena.

Takođe potvrđujem vjernost prevoda teksta ovog punomoćja sa ruskog jezika na engleski jezik.

Upisano u registar pod brojem: No 2881, 2882.

Naplaćena državna taksa: 500+150 som

Notar: Potpisano

Okrugli pečat

Prošiveno i numerisano: 3 lista

Potpisano

Okrugli pečat Notara

~~~~~

**Ja, Nada Lalić, stalni sudski tumač za ruski jezik, postavljena rješenjem Ministarstva pravde Republike Crne Gore broj 03-110-2/95 od 10.04.1995. godine, potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu koji je sastavljen na ruskom jeziku.**



**CRNA GORA**  
**NOTAR**  
**KOVAČEVIĆ IRENA**

Kotor, Stari Grad - Trg od oružja br. 436  
 Tel/fax : +382 32 322 161

UZZ br. 954/2016

Dana 20.12.2016 godine (dvadeseti decembar dvije hiljade šesnaeste) u 13,30 h (trinaest časova i trideset minuta), u notarskoj kancelariji, predamnom, dolje potpisanim notarom Kovačević Irenom, sa službenim sjedištem u Kotoru, Stari grad - Trg od oružja br. 436, sa zahtjevom da na osnovu njihove izjava volja, sačinim **NOTARSKI ZAPIS - UGOVOR O PRENOSU OSNIVAČKIH UDJELA OSNIVAČA** pristupile su sledeće stranke:-----

**1. D.O.O „SEA TRADE“ KOTOR**, sa sjedištem društva u Kotoru, Put prvoborca bb, registrovano kod CRPS Poreske uprave Podgorica pod brojem 5-0393944/006, sa PIB-om 02669935 čiji je osnivač:-----

-sa **30% udjela ZADORIN PAVEL BORISOVIČ** iz Ruske Federacije, na adresi prijem pošte Milovići bb ,Tivat ,u Crnu Goru , rođen 19.03.1969. godine (devetnaestog marta hiljadu devesto šezdeset devete), sa pasošem br. 75 1983615 (stari pasoš br. 71 5862308) izdat od FMS 77713 dana 29.07.2015.godine (dvadeset dvetog jula dvije hiljade petnaeste) sa rokom važenja do 22.04.2025.godine (dvadeset drugog aprila dvije hiljade dvadeset pete) kojeg po punomoćju ovjereno kod Kondrušina Ljudmila Vladimirovna privremeni vršilac dužnosti notara grada Moskve Luščikove Irine Anatolevne br. ovjere No 8-1522 od 15.12.2016. godine (petnaesti decembar dvijehiljade šesnaeste) zastupa **Lashmanova Anastasiya**, iz Ukraine, rođena 23.07.1987. godine (dvadeset treći jul hiljadu devesto osamdeset sedme) na adresi Škaljari , Put prvoborca bb , Kotor, Crna Gora, čiji sam identitet utvrdila uvidom u pasoš broj FB400908 izdat od UKR 3201, dana 24.04.2015. godine (dvadeset četvrti april dvijehiljade petnaeste) sa rokom važenja do 24.04.2025. godine (dvadeset četvrti april dvijehiljade dvadeset pete) čija se ovjerena kopija dokumenta , koju je ovjerio ovaj notar, prilaže uz ovaj izvornik(u daljem tekstu **ustupilac**)-----

-sa **60% udjela ZADORIN VALERY** državljanin Ruske Federacije rođen 01.04.1957 godine (prvi april hiljadu devsto pedeset sedme) sa pasošem br. 75 0696100 (stari pasoš br. 75 1673699) izdat od FMS 77713 dana 10.02.2015 godine (deseti februar dvijehiljade petnaeste) sa rokom važenja do 10.02.2025 godine (deseti februar dvijehiljade dvadeset pete) kojeg po punomoćju ovjereno kod notara Kovačević Irene UZZ br. 943/2016 od 14.12.2016. godine (četnaesti decembar dvijehiljade šesnaeste) zastupa **Lashmanova Anastasiya**, iz Ukraine, rođena 23.07.1987. godine (dvadeset treći jul hiljadu devesto osamdeset sedme) na adresi Škaljari , Put prvoborca bb , Kotor, Crna Gora, čiji sam identitet utvrdila uvidom u pasoš broj FB400908 izdat od UKR 3201, dana 24.04.2015. godine (dvadeset četvrti april dvijehiljade petnaeste) sa rokom važenja do 24.04.2025. godine (dvadeset četvrti april dvijehiljade dvadeset pete) čija se ovjerena kopija dokumenta , koju je ovjerio ovaj notar, prilaže uz ovaj izvornik(u daljem tekstu **ustupilac**)-----

**2. Gospodin ZADORIN RENAT**, iz grada Biškeka, Republika Kirgizija, Mikrorejon 3, d.7, kv. 4, na adresi za prijem pismena Lashmanova Anastasiya, Put Prvoborca bb, Škaljari rođen

*Kovačević Irena Lashmanova*

12.02.1966. godine (dvanaesti februar hiljadu devesto šezdeset šeste), sa pasošem broj AC1423125 (lična karta AN 1998883) izdat od MUP 50-55 kojeg po punomoćju ovjereno kod Ni Natalija Vladimirovna privatni notar Sverdlovskog notarskog okruga g. Biškeg (licenca br. 467, izdata od MYU RK dana 30.12.2008. godine) br. ovjere No 2881.2882 od 16.12.2016. godine (šesnaesti decembar dvijehiljade šesnaeste) zastupa **Lashmanova Anastasiya**, iz Ukraine, rođena 23.07.1987. godine (dvadeset treći jul hiljadu devesto osamdeset sedme) na adresi Škaljari, Put prvoborca bb, Kotor, Crna Gora, čiji sam identitet utvrdila uvidom u pasoš broj FB400908 izdat od UKR 3201, dana 24.04.2015. godine (dvadeset četvrti april dvijehiljade petnaeste) sa rokom važenja do 24.04.2025. godine (dvadeset četvrti april dvijehiljade dvadeset pete) čija se ovjerena kopija dokumenta, koju je ovjerio ovaj notar, prilaže uz ovaj izvornik (u daljem tekstu **primalac**)-----

- U daljem tekstu ugovorne strane.-----

**3. Gospođica GLINENKO ALEXANDRA VIKTOROVNA**, iz Ruske Federacije, na adresi Moskva, ulica Maršala Koneva, d14, kv 57, na adresi za prijem pismena Lashmanova Anastasiya, Put Prvoborca bb, Škaljari rođena 02.10.1989. godine (drugi oktobar hiljadu devesto osamdeset devete), sa pasošem broj 72 3357744 (unutrašnji pasoš br. 45 12 928358) izdat od FMS 77001 dana 02.03.2013. godine (drugi mart dvijehiljade trinaeste) sa rokom važenja do 02.03.2023. godine (drugi mart dvijehiljade dvadeset treće) koju po punomoćju ovjereno kod Luščikova Irina Anatolevna notar grada Moskve br. ovjere No 4-1411 od 29.11.2016. godine (dvadeset deveti novembar dvijehiljade šesnaeste) zastupa **Lashmanova Anastasiya**, iz Ukraine, rođena 23.07.1987. godine (dvadeset treći jul hiljadu devesto osamdeset sedme) na adresi Škaljari, Put prvoborca bb, Kotor, Crna Gora, čiji sam identitet utvrdila uvidom u pasoš broj FB400908 izdat od UKR 3201, dana 24.04.2015. godine (dvadeset četvrti april dvijehiljade petnaeste) sa rokom važenja do 24.04.2025. godine (dvadeset četvrti april dvijehiljade dvadeset pete) čija se ovjerena kopija dokumenta, koju je ovjerio ovaj notar, prilaže uz ovaj izvornik (u daljem tekstu **davalac saglasnosti**)---

**4. Gospodin LITVAK VALERY (osnivač sa 5% udjela u D.O.O „SEA TRADE“ KOTOR)** državljanin Izraela na adresi za prijem pismena Lashmanova Anastasiya, Put Prvoborca bb, Škaljari rođen 28.03.1963 godine (dvadeset osmi mart hiljadu devesto šezdeset treće) sa ID br. 3-0447653-4 sa pasošem broj 21300499 izdat datum izdavanja 14.02.2014. godine (četрнаestog februara dve hiljade četрнаeste godine) sa rokom važenja do 13.02.2024. godine (trinaesti februar dve hiljade dvadeset i četvrte godine) kojeg po punomoćju ovjereno kod Parhomčuk Inna Jurjevna notar grada Moskve br. ovjere No 3-1715 od 14.10.2016. godine (četрнаesti oktobar dvijehiljade šesnaeste) zastupa **Lashmanova Anastasiya**, iz Ukraine, rođena 23.07.1987. godine (dvadeset treći jul hiljadu devesto osamdeset sedme) na adresi Škaljari, Put prvoborca bb, Kotor, Crna Gora, čiji sam identitet utvrdila uvidom u pasoš broj FB400908 izdat od UKR 3201, dana 24.04.2015. godine (dvadeset četvrti april dvijehiljade petnaeste) sa rokom važenja do 24.04.2025. godine (dvadeset četvrti april dvijehiljade dvadeset pete) čija se ovjerena kopija dokumenta, koju je ovjerio ovaj notar, prilaže uz ovaj izvornik (u daljem tekstu **davalac saglasnosti**)-----

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

Predhodna napomena: Na upit notara o prisustvu sudskog tumača stranka izjavljue da dobro govori i piše crnogorski jezik ( čemu se si sam notar uvjerio) i da ne želi prevodioca , nakon čega je od strane notara upozorena da sama snosi posljedice.-----

Notar je izvršio uvid u **Izvod iz CRPS za D.O.O „SEA TRADE“ KOTOR**, sa sjedištem društva u Kotoru, Put prvoborca bb, registrovano kod CRPS Poreske uprave Podgorica pod brojem 5-0393944/006, sa PIB-om 02669935, čiji su osnivači sa 5% udjela **Valery Litvak**, sa 30% udjela **Zadorin Pavel**, sa 5% udjela **Glinenko Alexandra** i sa 60% udjela **Zadorin Valery**, a kopija ovog dokumenta koju je ovjerio notar prilaže se uz ovaj notarski zapis.-----

Notar je izvršio uvid u Listove nepokretnosti broj 60,235,361,241 KO Milovići , koji su upisani na „SEA TRADE“D.O.O. Podgorica , a u svari su vlasništvo D.O.O „SEA TRADE“ KOTOR,pa je izmjena sjedišta firem u toku u nadležni katastar nepokretnosti po kazivanju stana ugovornica.-----

Nakon što je ovaj notar utvrdio da je nadležna za zaključivanje ovog pravnog posla , i na zahtjev stranki da se isti odradi u formi notarskog zapisa, te se lično uvjerio da su stranke sposobne i ovlašćene za zaključenje ovog pravnog posla, ispitala sam njegovu stvarnu volju, objasnila pravno dejstvo ovog pravnog posla poučila o pravnim posljedicama ovakvog pravnog posla i uvjerila se da stranka ima stvarnu volju i ozbiljnu namjeru da zaključi ovaj pravni posao , stranka je izjavila sljedeću:-----

-----**UGOVOR O PRENOSU OSNIVAČKIH UDJELA OSNIVAČA**-----

-----**UVODNE NAPOMENE**-----

Stranke ugovornice saglasno utvrđuju da je Privredno društvo „SEA TRADE“ D.O.O. Kotor osnovano upisom u CRPS Poreske Upreve Podgorica pod brojem 5-0393944/006, sa PIB-om 02669935 -----

Stranke ugovornice saglasno utvrđuju da su osnivači sledeća lica:-----

1.Valery Zadorin sa udjelom od 60%-----

2.Pavel Zadorin , sa udjelom od 30%-----

3.Valeri Litvak sa udjelom od 5 %-----

4.Glinenko Alexandra sa udjelom od 5%-----

-----**Član 1.**-----

Stranke saglasno utvrđuju da su osnivač a sada Ustupioci **ZADORIN PAVEL BORISOVIČ** sa pasošem br. 75 1983615 i **ZADORIN VALERY** sa pasošem br. 75 0696100 jedni od osnivača **D.O.O „SEA TRADE“ KOTOR**, sa sjedištem društva u Kotoru, Put prvoborca bb, registrovano kod CRPS Poreske uprave Podgorica pod brojem 5-0393944/006, sa PIB-om 02669935 i to:-----

1. **ZADORIN PAVEL BORISOVIČ** sa 30 % osnivačkog uloga u Privredno društvo D.O.O „SEA TRADE“ KOTOR -----

2. **ZADORIN VALERY** sa 60 % osnivačkog uloga u Privredno društvo D.O.O „SEA TRADE“ KOTOR -----

*Zadorin Pavel*

*Zadorin Valery*



**Član 6.**

Ugovorne strane tvrde da ne postoji nikakva smetnja da pravovaljano zakluče ovaj ugovor. Na sva pitanja koja se odnose na važenje, tumačenje ili izvršenje ovog ugovora biće primenjeno važeće pravo.

Izmene i dopune ugovora punovažne su ako su učinjene u pisanoj formi i potpisane od strane osnivača ili njihovih ovlašćenih lica.

Ugovorne strane izjavljuju da im je sadržina ovog ugovora poznata, da su ista, a posebno da su svoja prava i obaveze po ugovoru razumele, te isti potpisuju kako slijedi.

**Član 7.**

Notar je upozorio i podučio stranku:

1. da osnivač mora u roku od 5 (pet) dana od dana zaključivanja i ovjere ovog ugovora izvršiti promjene u Centralni Registar Privredno suda Podgorica, a vezano za primjene osnivača Privrednog društva;

2. Da stranke solidarno duguju nagradu notarske obrade ugovora, ako se drugačije ne dogovore, na što stranke izjaviše da troškove snosi primalac;

Notar je stranke upozorio na odredbe Zakona o notarima, Zakona o Privrednim društvima Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o svojinsko-pravnim odnosima, kao i na druge Zakone koje se odnose na zaključivanja ovog ugovora;

Stranka neopozivo ovlašćuju notara da bez njene saglasnosti i prisustva može ispravljati i dopunjavati ovu notarski obrađenu ispravu, samo radi otklanjanja eventualnih tehničkih grešaka ili provođenja iste u javnim registrima, o čemu je notar dužan obavjestiti stranku.

Od ove notarske isprave dobijaju

**OTPRAVAK:**

- primalac (1)

- ustupilac (2)

- CRPS Podgorica (1)

Naknada za rad i naknada troškova obračunata je prema TB 6 u vezi tačke 5 i TB 21 iznosi 510€ + PDV koji iznosi 19%

Notar je pročitao ovaj izvornik strankama, i neposrednim pitanjima uvjerio se da isti odgovara volji stranaka, nakon čega su stranke izjavile da je tako postupljeno, da su razumjele sadržinu ovog pravnog posla i da su saglasne sa ovim zapisom, kojeg slobodnom voljom odobravaju i svojeručno, kako slijedi, potpisuju u prisustvu notara, a nakon čega je zapis potpisao i ovaj notar.

**PRILOG:**

- Izvod iz CRPS za ustupioaca
- Punomoćja
- Ovjerena kopija ličnih dokumenata ugovornih strana
- Ovjerena kopija lične karte i rješenja sudskog tumača


*Kovacevic Sen*

*Kalmeus*

U Kotoru, dana 20.12.2016 godine (dvadeseti decembar dvije hiljade šesnaeste) u 14,00 h (četnaest časova).

**USTUPIOCI**  
1. 

D.O.O. „SEA TRADE“ KOTOR  
Osnivač Zadorin Pavel  
po punomoćju Lashmanova Anastasiya


2. 

D.O.O. „SEA TRADE“ KOTOR  
Osnivač Zadorin Valery  
po punomoćju Lashmanova Anastasiya


**PRIMALAC:**  


Zadorin Renat  
po punomoćju Lashmanova Anastasiya

**DAVAOCI SAGLASNOSTI:**

1. 

Glinenko Alexandra  
po punomoćju Lashmanova Anastasiya

2. 

Litvak Valery  
po punomoćju Lashmanova Anastasiya



**NOTAR:**

KOVAČEVIĆ IRENA







CRNA GORA  
UPRAVA ZA NEKRETNINE

PODRUČNA JEDINICA  
TIVAT

Broj: 121-956-11758/2016

Datum: 20.12.2016

KO: MILOVIĆI

Na osnovu člana 173. Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07 i "Sl. list CG" br. 32/11), postupajući po zahtjevu LASHMANOVA ANASTASIYA, KOTOR, izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 241 - PREPIS

| Podaci o parcelama |         |             |            |             |                              |                                     |            |                         |        |
|--------------------|---------|-------------|------------|-------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|-------------------------|--------|
| Broj               | Podbroj | Broj zgrade | Plan Skica | Datum upisa | Potes ili ulica i kućni broj | Način korišćenja<br>Osnov sticanja  | Bon. klasa | Površina m <sup>2</sup> | Prihod |
| 62                 | 1       |             | 8<br>11    | 26/02/2016  | MILOVIĆI                     | Dvorište<br>KUPOVINA                |            | 500                     | 0.00   |
| 62                 | 1       |             | 8<br>11    | 26/02/2016  | MILOVIĆI                     | Šume 3. klase<br>KUPOVINA           |            | 3361                    | 2.69   |
| 62                 | 1       | 1           | 8<br>11    | 26/02/2016  | MILOVIĆI                     | Ruševina raznog objekta<br>KUPOVINA |            | 85                      | 0.00   |
| 62                 | 1       | 2           | 8<br>11    | 26/02/2016  | MILOVIĆI                     | Ruševina raznog objekta<br>KUPOVINA |            | 67                      | 0.00   |
| 62                 | 3       |             | 8<br>11    | 26/02/2016  | MILOVIĆI                     | Šume 3. klase<br>KUPOVINA           |            | 293                     | 0.23   |
|                    |         |             |            |             |                              |                                     |            | 4306                    | 2.92   |

| Podaci o vlasniku ili nosiocu |                                                   |             |            |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|------------|
| Matični broj - ID broj        | Naziv nosioca prava - adresa i mjesto             | Osnov prava | Obim prava |
| 0000002669935                 | SEA TRADE DOO PODGORICA<br>PUT PRVOBORCA BB KOTOR | Svojina     | 1/1        |

| Podaci o objektima i posebnim djelovima |         |             |                                               |                           |                                 |                                                                                      |
|-----------------------------------------|---------|-------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Broj                                    | Podbroj | Broj zgrade | Način korišćenja<br>Osnov sticanja<br>Sobnost | PD<br>Godina<br>izgradnje | Spratnost/<br>Sprat<br>Površina | Osnov prava<br>Vlasnik ili nosilac prava<br>Adresa, Mjesto                           |
| 62                                      | 1       | 1           | Ruševina raznog objekta<br>KUPOVINA           | 0                         | p<br>85                         | Svojina<br>SEA TRADE DOO PODGORICA<br>PUT PRVOBORCA BB KOTOR<br>1/1<br>0000002669935 |
| 62                                      | 1       | 2           | Ruševina raznog objekta<br>KUPOVINA           | 0                         | p<br>67                         | Svojina<br>SEA TRADE DOO PODGORICA<br>PUT PRVOBORCA BB KOTOR<br>1/1<br>0000002669935 |

| Podaci o teretima i ograničenjima |         |             |    |            |                  |                              |              |
|-----------------------------------|---------|-------------|----|------------|------------------|------------------------------|--------------|
| Broj                              | Podbroj | Broj zgrade | PD | Redni broj | Način korišćenja | Datum upisa<br>Vrijeme upisa | Opis prava   |
| 62                                | 1       |             |    | 1          | Šume 3. klase    | 18/08/2014<br>0:0            | Morsko dobro |





CRNA GORA  
UPRAVA ZA NEKRETNINE

Podaci o teretima i ograničenjima

| Broj | Podbroj | Broj zgrade | PD | Redni broj | Način korišćenja | Datum upisa<br>Vrijeme upisa | Opis prava                                                                                                                                                |
|------|---------|-------------|----|------------|------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 62   | 1       |             |    | 7          | Dvorište         | 16/12/2016<br>14:2           | Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa UGOVORA O PRODAJI UZZ 786/2016 OD 17.10.2016 GOD.                                                       |
| 62   | 1       |             |    | 6          | Dvorište         | 16/12/2016<br>13:53          | Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa UGOVORA O PRODAJI UZZ 789/2016 OD 17.10.2016 GOD.                                                       |
| 62   | 1       |             |    | 5          | Dvorište         | 15/12/2016<br>10:58          | Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa UGOVORA O PRODAJI UZZ 907/2016 OD 30.11.2016 GOD.                                                       |
| 62   | 1       |             |    | 4          | Dvorište         | 15/12/2016<br>10:44          | Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa UGOVORA O PRODAJI UZZ 896/2016 OD 25.11.2016 GOD.                                                       |
| 62   | 1       |             |    | 3          | Dvorište         | 13/12/2016<br>10:15          | Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa UGOVORA O PRODAJI UZZ 613/2016 OD 22.08.2016 GOD.                                                       |
| 62   | 1       |             |    | 1          | Dvorište         | 10/08/2000<br>0:0            | Morsko dobro                                                                                                                                              |
| 62   | 1       |             |    | 2          | Šume 3. klase    | 01/04/2016<br>10:43          | Zabilježba postupka OBJEKTA U IZGRADNJI ZA KOJI NE IZDATA GRADJEVINSKA DOZVOLA MINIISTARSTVA ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA UPI 0503-87/14 OD 20.07.2015 GOD. |
| 62   | 1       |             |    | 7          | Šume 3. klase    | 16/12/2016<br>14:2           | Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa UGOVORA O PRODAJI UZZ 786/2016 OD 17.10.2016 GOD.                                                       |
| 62   | 1       |             |    | 6          | Šume 3. klase    | 16/12/2016<br>13:53          | Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa UGOVORA O PRODAJI UZZ 789/2016 OD 17.10.2016 GOD.                                                       |
| 62   | 1       |             |    | 5          | Šume 3. klase    | 15/12/2016<br>10:58          | Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa UGOVORA O PRODAJI UZZ 907/2016 OD 30.11.2016 GOD.                                                       |
| 62   | 1       |             |    | 4          | Šume 3. klase    | 15/12/2016<br>10:44          | Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa UGOVORA O PRODAJI UZZ 896/2016 OD 25.11.2016 GOD.                                                       |
| 62   | 1       |             |    | 3          | Šume 3. klase    | 13/12/2016<br>10:15          | Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa UGOVORA O PRODAJI UZZ 613/2016 OD 22.08.2016 GOD.                                                       |
| 62   | 1       |             |    | 2          | Dvorište         | 01/04/2016<br>10:43          | Zabilježba postupka OBJEKTA U IZGRADNJI ZA KOJI NE IZDATA GRADJEVINSKA DOZVOLA MINIISTARSTVA ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA UPI 0503-87/14 OD 20.07.2015 GOD. |





CRNA GORA  
UPRAVA ZA NEKRETNINE

| Podaci o teretima i ograničenjima |         |             |    |            |                        |                              |                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|---------|-------------|----|------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Broj                              | Podbroj | Broj zgrade | PD | Redni broj | Način korišćenja       | Datum upisa<br>Vrijeme upisa | Opis prava                                                                                                                                                |
| 62                                | 1       | 1           |    | 2          | Ručvina raznog objekta | 13/12/2016<br>10:15          | Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa UGOVORA O PRODAJI UZZ 613/2016 OD 22.08.2016 GOD.                                                       |
| 62                                | 1       | 1           |    | 6          | Ručvina raznog objekta | 16/12/2016<br>14:2           | Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa UGOVORA O PRODAJI UZZ 786/2016 OD 17.10.2016 GOD.                                                       |
| 62                                | 1       | 1           |    | 4          | Ručvina raznog objekta | 15/12/2016<br>10:58          | Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa UGOVORA O PRODAJI UZZ 907/2016 OD 30.11.2016 GOD.                                                       |
| 62                                | 1       | 1           |    | 1          | Ručvina raznog objekta | 01/04/2016<br>10:43          | Zabilježba postupka OBJEKTA U IZGRADNJI ZA KOJI NE IZDATA GRADJEVINSKA DOZVOLA MINIISTARSTVA ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA UPI 0503-87/14 OD 20.07.2015 GOD. |
| 62                                | 1       | 1           |    | 3          | Ručvina raznog objekta | 15/12/2016<br>10:44          | Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa UGOVORA O PRODAJI UZZ 896/2016 OD 25.11.2016 GOD.                                                       |
| 62                                | 1       | 1           |    | 5          | Ručvina raznog objekta | 16/12/2016<br>13:53          | Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa UGOVORA O PRODAJI UZZ 789/2016 OD 17.10.2016 GOD.                                                       |
| 62                                | 1       | 1           |    | 1          | Ručvina raznog objekta | 10/08/2000<br>0:0            | Morsko dobro                                                                                                                                              |
| 62                                | 1       | 2           |    | 5          | Ručvina raznog objekta | 16/12/2016<br>13:53          | Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa UGOVORA O PRODAJI UZZ 789/2016 OD 17.10.2016 GOD.                                                       |
| 62                                | 1       | 2           |    | 6          | Ručvina raznog objekta | 16/12/2016<br>14:2           | Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa UGOVORA O PRODAJI UZZ 786/2016 OD 17.10.2016 GOD.                                                       |
| 62                                | 1       | 2           |    | 1          | Ručvina raznog objekta | 01/04/2016<br>10:43          | Zabilježba postupka OBJEKTA U IZGRADNJI ZA KOJI NE IZDATA GRADJEVINSKA DOZVOLA MINIISTARSTVA ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA UPI 0503-87/14 OD 20.07.2015 GOD. |
| 62                                | 1       | 2           |    | 1          | Ručvina raznog objekta | 10/08/2000<br>0:0            | Morsko dobro                                                                                                                                              |
| 62                                | 1       | 2           |    | 2          | Ručvina raznog objekta | 13/12/2016<br>10:15          | Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa UGOVORA O PRODAJI UZZ 613/2016 OD 22.08.2016 GOD.                                                       |
| 62                                | 1       | 2           |    | 3          | Ručvina raznog objekta | 15/12/2016<br>10:44          | Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa UGOVORA O PRODAJI UZZ 896/2016 OD 25.11.2016 GOD.                                                       |





CRNA GORA  
UPRAVA ZA NEKRETNINE

Podaci o teretima i ograničenjima

| Broj | Podbroj | Broj zgrade | PD | Redni broj | Način korišćenja        | Datum upisa<br>Vrijeme upisa | Opis prava                                                                                          |
|------|---------|-------------|----|------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 62   | 1       | 2           |    | 4          | Ruševina raznog objekta | 15/12/2016<br>10:58          | Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa UGOVORA O PRODAJI UZZ 907/2016 OD 30.11.2016 GOD. |
| 62   | 3       |             |    | 1          | Šumc 3. klase           | 18/08/2014<br>0:0            | Morsko dobro                                                                                        |

aksa za ovaj PREPIS je naplaćena na osnovu Tarifnog broja 1 Zakona o administrativnim taksama ("Sl. list RCG" br. 1/03, 46/04, 81/05 i 02/06, "Sl. list CG" 22/08, 77/08, 03/09, 40/10, 20/11 i 26/11) u iznosu od 5 EURA. Naplaćena knada u iznosu od 3 EURA za korišćenje podataka premjera, katastra nepokretnosti i usluga na osnovu člana 174 Zakona državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" 29/07 i "Sl. list CG" 32/11).

Načelnik:



*Mirjana Radusinović*

V.D. Mirjana Radusinović



1389027





CRNA GORA  
UPRAVA ZA NEKRETNINE

ODRUČNA JEDINICA

IVAT

Broj: 121-956-11759/2016

Datum: 20.12.2016

LO: MILOVIĆI

Na osnovu člana 173. Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07 i "Sl. list CG" br. 1/11), postupajući po zahtjevu LASHMANOVA ANASTASIYA, KOTOR, izdaje se

**LIST NEPOKRETNOSTI 361 - PREPIS**

**Podaci o parcelama**

| Broj | Podbroj | Broj zgrade | Plan Skica | Datum upisa | Potes ili ulica i kućni broj | Način korišćenja<br>Osnov sticanja | Bon. klasa | Površina m <sup>2</sup> | Prihod |
|------|---------|-------------|------------|-------------|------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|--------|
|      | 2       |             | 8<br>11    | 26/02/2016  | MILOVIĆI                     | Šume 3. klase<br>KUPOVINA          |            | 2860                    | 2.29   |
| 8    | 2       |             | 2<br>13    | 29/09/2016  | MILOVIĆI                     | Šume 3. klase<br>KUPOVINA          |            | 1422                    | 1.14   |
| 8    | 7       |             | 2<br>13    | 29/09/2016  | MILOVIĆI                     | Šume 3. klase<br>KUPOVINA          |            | 12                      | 0.01   |
| 8    | 8       |             | 2<br>13    | 29/09/2016  | MILOVIĆI                     | Šume 3. klase<br>KUPOVINA          |            | 248                     | 0.20   |
| 8    | 9       |             | 2<br>13    | 29/09/2016  | MILOVIĆI                     | Šume 3. klase<br>KUPOVINA          |            | 1120                    | 0.90   |
| 8    | 10      |             | 2<br>13    | 29/09/2016  | MILOVIĆI                     | Šume 3. klase<br>KUPOVINA          |            | 3                       | 0.00   |
|      |         |             |            |             |                              |                                    |            | 5665                    | 4.53   |

**Podaci o vlasniku ili nosiocu**

| Matični broj - ID broj | Naziv nosioca prava - adresa i mjesto             | Osnov prava | Obim prava |
|------------------------|---------------------------------------------------|-------------|------------|
| 0000002669935          | SEA TRADE DOO PODGORICA<br>PUT PRVOBORCA BB KOTOR | Svojina     | 1/1        |

**Podaci o teretima i ograničenjima**

| Broj | Podbroj | Broj zgrade | PD | Redni broj | Način korišćenja | Datum upisa<br>Vrijeme upisa | Opis prava                                                                                                                                                |
|------|---------|-------------|----|------------|------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 62   | 2       |             |    | 1          | Šume 3. klase    | 27/04/2006<br>0:0            | Morsko dobro                                                                                                                                              |
| 62   | 2       |             |    | 4          | Šume 3. klase    | 15/12/2016<br>10:45          | Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa UGOVORA O PRODAJI UZZ 896/2016 OD 25.11.2016 GOD.                                                       |
| 62   | 2       |             |    | 5          | Šume 3. klase    | 15/12/2016<br>10:59          | Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa UGOVORA O PRODAJI UZZ 907/2016 OD 30.11.2016 GOD.                                                       |
| 62   | 2       |             |    | 2          | Šume 3. klase    | 01/04/2016<br>10:44          | Zabilježba postupka OBJEKTA U IZGRADNJI ZA KOJI NE IZDATA GRADJEVINSKA DOZVOLA MINIISTARSTVA ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA UPI 0503-87/14 OD 20.07.2015 GOD. |





CRNA GORA  
UPRAVA ZA NEKRETNINE

| Podaci o teretima i ograničenjima |         |             |    |            |                  |                              |                                                                                                     |
|-----------------------------------|---------|-------------|----|------------|------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Broj                              | Podbroj | Broj zgrade | PD | Redni broj | Način korišćenja | Datum upisa<br>Vrijeme upisa | Opis prava                                                                                          |
| 62                                | 2       |             |    | 6          | Šume 3. klase    | 16/12/2016<br>13:53          | Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa UGOVORA O PRODAJI UZZ 789/2016 OD 17.10.2016 GOD. |
| 62                                | 2       |             |    | 7          | Šume 3. klase    | 16/12/2016<br>14:2           | Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa UGOVORA O PRODAJI UZZ 786/2016 OD 17.10.2016 GOD. |
| 62                                | 2       |             |    | 3          | Šume 3. klase    | 13/12/2016<br>10:15          | Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa UGOVORA O PRODAJI UZZ 613/2016 OD 22.08.2016 GOD. |

Uprava za ovaj PREPIS je naplaćena na osnovu Tarifnog broja 1 Zakona o administrativnim taksama ("Sl. list RCG" br. 1/03, 46/04, 81/05 i 02/06, "Sl.list CG" 22/08, 77/08, 03/09, 40/10, 20/11 i 26/11) u iznosu od 5 EURA. Naplaćena naknada u iznosu od 3 EURA za korišćenje podataka premjera, katastra nepokretnosti i usluga na osnovu člana 174 Zakona o državnim premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl.list RCG" 29/07 i "Sl.list CG" 32/11).



Načelnik:

*Mirjana Radusinović*  
V.D. Mirjana Radusinović



1389029





CRNA GORA  
UPRAVA ZA NEKRETNINE

OPĆINSKA UPRAVA  
OPĆINA METKOVIĆI

OPĆINA

Broj: 121-956-11760/2016

Datum: 20.12.2016

Ime: MILOVIĆI

na osnovu člana 173. Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07 i "Sl. list CG" br. 1), postupajući po zahtjevu LASHMANOVA ANASTASIYA, KOTOR, izdaje se

**LIST NEPOKRETNOSTI 235 - PREPIS**

**Podaci o parcelama**

| Broj | Podbroj | Broj zgrade | Plan Skica | Datum upisa | Potes ili ulica i kućni broj | Način korišćenja Osnov sticanja       | Bon. klasa | Površina m <sup>2</sup> | Prihod |
|------|---------|-------------|------------|-------------|------------------------------|---------------------------------------|------------|-------------------------|--------|
| 1    |         |             | 8/12       | 09/08/2016  | MILOVIĆI                     | Sume 3. klase<br>KUPOVINA             |            | 533                     | 0.43   |
| 1    | 1       |             | 8/12       | 23/06/2016  | MILOVIĆI                     | Pomoćna zgrada<br>KUPOVINA            |            | 72                      | 0.00   |
| 2    |         |             | 8/12       | 09/08/2016  | MILOVIĆI                     | Sume 3. klase<br>KUPOVINA             |            | 20                      | 0.02   |
| 3    |         |             | 8/12       | 23/06/2016  | MILOVIĆI                     | Sume 3. klase<br>KUPOVINA             |            | 63                      | 0.05   |
| 1    |         |             | 8/12       | 23/06/2016  | MILOVIĆI                     | Dvorište<br>KUPOVINA                  |            | 453                     | 0.00   |
| 2    |         |             | 8/12       | 23/06/2016  | MILOVIĆI                     | Dvorište<br>KUPOVINA                  |            | 5                       | 0.00   |
| 3    |         |             | 8/12       | 23/06/2016  | MILOVIĆI                     | Dvorište<br>KUPOVINA                  |            | 43                      | 0.00   |
|      |         |             | 8/12       |             | MILOVIĆI                     | Dvorište<br>KUPOVINA                  |            | 176                     | 0.00   |
|      | 1       |             | 8/12       |             | MILOVIĆI                     | Garaža<br>KUPOVINA                    |            | 58                      | 0.00   |
| 1    |         |             | 8/12       | 23/06/2016  | MILOVIĆI                     | Pašnjak 2. klase<br>KUPOVINA          |            | 2068                    | 1.24   |
| 1    |         |             | 8/12       | 23/06/2016  | MILOVIĆI                     | Dvorište<br>KUPOVINA                  |            | 500                     | 0.00   |
| 1    | 1       |             | 8/12       | 23/06/2016  | MILOVIĆI                     | Porodična stambena zgrada<br>KUPOVINA |            | 154                     | 0.00   |
| 1    | 2       |             | 8/12       | 23/06/2016  | MILOVIĆI                     | Garaža<br>KUPOVINA                    |            | 73                      | 0.00   |
| 2    |         |             | 8/12       | 23/06/2016  | MILOVIĆI                     | Pašnjak 2. klase<br>KUPOVINA          |            | 18                      | 0.01   |
|      |         |             |            |             |                              |                                       |            | 4236                    | 1.74   |

**Podaci o vlasniku ili nosiocu**

| Matični broj - ID broj | Naziv nosioca prava - adresa i mjesto             | Osnov prava | Obim prava |
|------------------------|---------------------------------------------------|-------------|------------|
| 0000002669935          | SEA TRADE DOO PODGORICA<br>PUT PRVOBORCA BB KOTOR | Svojina     | 1/1        |

**Podaci o objektima i posebnim djelovima**

| Broj | Podbroj | Broj zgrade | Način korišćenja Osnov sticanja<br>Sobnost | PD<br>Godina izgradnje | Spratnost/<br>Sprat<br>Površina | Osnov prava<br>Vlasnik ili nosilac prava<br>Adresa, Mjesto                    |
|------|---------|-------------|--------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 63   | 1       | 1           | Pomoćna zgrada<br>KUPOVINA                 | 0                      | P<br>72                         | Svojina<br>SEA TRADE DOO PODGORICA<br>PUT PRVOBORCA BB KOTOR<br>0000002669935 |





CRNA GORA  
UPRAVA ZA NEKRETNINE

Podaci o objektima i posebnim djelovima

| Broj | Podbroj | Broj zgrade | Način korišćenja<br>Osnov sticanja<br>Sobnost | PD<br>Godina<br>izgradnje | Spratnost/<br>Sprat<br>Površina | Osnov prava<br>Vlasnik ili nosilac prava<br>Adresa, Mjesto                           |
|------|---------|-------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 63   | 1       | 1           | Nestambeni prostor<br>6                       | 1                         | P<br>39                         | Svojina<br>SEA TRADE DOO PODGORICA<br>PUT PRVOBORCA BB KOTOR<br>1/1<br>0000002669935 |
| 65   |         | 1           | Garaža<br>KUPOVINA                            | 0                         | P<br>58                         | Svojina<br>SEA TRADE DOO PODGORICA<br>PUT PRVOBORCA BB KOTOR<br>1/1<br>0000002669935 |
| 65   |         | 1           | Garaža kao dio zgrade<br>KUPOVINA<br>1        | 1                         | P<br>52                         | Svojina<br>SEA TRADE DOO PODGORICA<br>PUT PRVOBORCA BB KOTOR<br>1/1<br>0000002669935 |
| 66   | 1       | 1           | Porodična stambena zgrada<br>KUPOVINA         | 0                         | P3<br>154                       | Svojina<br>SEA TRADE DOO PODGORICA<br>PUT PRVOBORCA BB KOTOR<br>1/1<br>0000002669935 |
| 66   | 1       | 1           | Stambeni prostor<br>20                        | 1                         | P<br>44                         | Svojina<br>SEA TRADE DOO PODGORICA<br>PUT PRVOBORCA BB KOTOR<br>1/1<br>0000002669935 |
| 66   | 1       | 1           | Stambeni prostor<br>30                        | 2                         | P1<br>76                        | Svojina<br>SEA TRADE DOO PODGORICA<br>PUT PRVOBORCA BB KOTOR<br>1/1<br>0000002669935 |
| 66   | 1       | 1           | Stambeni prostor<br>30                        | 3                         | P2<br>76                        | Svojina<br>SEA TRADE DOO PODGORICA<br>PUT PRVOBORCA BB KOTOR<br>1/1<br>0000002669935 |
| 66   | 1       | 1           | Stambeni prostor<br>30                        | 4                         | P3<br>76                        | Svojina<br>SEA TRADE DOO PODGORICA<br>PUT PRVOBORCA BB KOTOR<br>1/1<br>0000002669935 |
| 66   | 1       | 2           | Garaža<br>KUPOVINA                            | 0                         | P<br>73                         | Svojina<br>SEA TRADE DOO PODGORICA<br>PUT PRVOBORCA BB KOTOR<br>1/1<br>0000002669935 |
| 66   | 1       | 2           | Garaža kao dio zgrade<br>1                    | 1                         | P<br>32                         | Svojina<br>SEA TRADE DOO PODGORICA<br>PUT PRVOBORCA BB KOTOR<br>1/1<br>0000002669935 |
| 66   | 1       | 2           | Garaža kao dio zgrade<br>1                    | 2                         | P<br>32                         | Svojina<br>SEA TRADE DOO PODGORICA<br>PUT PRVOBORCA BB KOTOR<br>1/1<br>0000002669935 |

Podaci o teretima i ograničenjima

| Broj | Podbroj | Broj zgrade | PD | Redni broj | Način korišćenja | Datum upisa<br>Vrijeme upisa | Opis prava                                                                                                |
|------|---------|-------------|----|------------|------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 63   | 1       |             |    | 3          | Šumc 3. klase    | 15/12/2016<br>10:44          | Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa<br>UGOVORA O PRODAJI UZZ 896/2016 OD 25.11.2016<br>GOD. |
| 63   | 1       |             |    | 1          | Šumc 3. klase    | 09/08/2016<br>13:30          | Morsko dobro                                                                                              |
| 63   | 1       |             |    | 2          | Šumc 3. klase    | 13/12/2016<br>10:16          | Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa<br>UGOVORA O PRODAJI UZZ 613/2016 OD 22.08.2016<br>GOD. |
| 63   | 1       |             |    | 6          | Šumc 3. klase    | 16/12/2016<br>14:1           | Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa<br>UGOVORA O PRODAJI UZZ 786/2016 OD 17.10.2016<br>GOD. |



1389031





CRNA GORA  
UPRAVA ZA NEKRETNINE

**daci o teretima i ograničenjima**

| Slj | Podbroj | Broj zgrade | PD | Redni broj | Način korišćenja | Datum upisa<br>Vrijeme upisa | Opis prava                                                                                          |
|-----|---------|-------------|----|------------|------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3   | 1       |             |    | 5          | Šumc 3. klase    | 16/12/2016<br>13:53          | Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa UGOVORA O PRODAJI UZZ 789/2016 OD 17.10.2016 GOD. |
| 3   | 1       |             |    | 4          | Šumc 3. klase    | 15/12/2016<br>10:58          | Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa UGOVORA O PRODAJI UZZ 907/2016 OD 30.11.2016 GOD. |
| 3   | 1       | 1           |    | 2          | Pomoćna zgrada   | 09/06/2006<br>0:0            | Morsko dobro                                                                                        |
| 3   | 1       | 1           |    | 3          | Pomoćna zgrada   | 09/06/2006<br>0:0            | Nema dozvolu                                                                                        |
| 3   | 2       |             |    | 1          | Šumc 3. klase    | 09/08/2016<br>13:31          | Morsko dobro                                                                                        |
| 3   | 3       |             |    | 1          | Šumc 3. klase    | 23/06/2016<br>9:37           | Morsko dobro                                                                                        |
| 4   | 1       |             |    | 2          | Dvorište         | 26/06/2000<br>0:0            | Morsko dobro                                                                                        |
| 4   | 2       |             |    | 1          | Dvorište         | 23/06/2016<br>9:37           | Morsko dobro                                                                                        |
| 4   | 3       |             |    | 1          | Dvorište         | 23/06/2016<br>9:37           | Morsko dobro                                                                                        |
| 5   |         |             |    | 3          | Dvorište         | 26/06/2000<br>0:0            | Morsko dobro                                                                                        |
| 5   |         |             |    | 8          | Dvorište         | 16/12/2016<br>14:1           | Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa UGOVORA O PRODAJI UZZ 786/2016 OD 17.10.2016 GOD. |
| 5   |         |             |    | 6          | Dvorište         | 15/12/2016<br>10:58          | Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa UGOVORA O PRODAJI UZZ 907/2016 OD 30.11.2016 GOD. |
| 5   |         |             |    | 5          | Dvorište         | 15/12/2016<br>10:44          | Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa UGOVORA O PRODAJI UZZ 896/2016 OD 25.11.2016 GOD. |





CRNA GORA  
UPRAVA ZA NEKRETNINE

Podaci o teretima i ograničenjima

| Broj | Podbroj | Broj zgrade | PD | Redni broj | Način korišćenja | Datum upisa<br>Vrijeme upisa | Opis prava                                                                                          |
|------|---------|-------------|----|------------|------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 65   |         |             |    | 4          | Dvorište         | 13/12/2016<br>10:16          | Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa UGOVORA O PRODAJI UZZ 613/2016 OD 22.08.2016 GOD. |
| 65   |         |             |    | 7          | Dvorište         | 16/12/2016<br>13:53          | Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa UGOVORA O PRODAJI UZZ 789/2016 OD 17.10.2016 GOD. |
| 65   |         | I           |    | 2          | Garaža           | 15/12/2016<br>10:44          | Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa UGOVORA O PRODAJI UZZ 896/2016 OD 25.11.2016 GOD. |
| 65   |         | I           |    | 5          | Garaža           | 09/06/2006<br>0:0            | Nema dozvolu                                                                                        |
| 65   |         | I           |    | 5          | Garaža           | 16/12/2016<br>14:1           | Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa UGOVORA O PRODAJI UZZ 786/2016 OD 17.10.2016 GOD. |
| 65   |         | I           |    | 4          | Garaža           | 16/12/2016<br>13:53          | Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa UGOVORA O PRODAJI UZZ 789/2016 OD 17.10.2016 GOD. |
| 65   |         | I           |    | 3          | Garaža           | 15/12/2016<br>10:58          | Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa UGOVORA O PRODAJI UZZ 907/2016 OD 30.11.2016 GOD. |
| 65   |         | I           |    | 1          | Garaža           | 13/12/2016<br>10:16          | Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa UGOVORA O PRODAJI UZZ 613/2016 OD 22.08.2016 GOD. |
| 65   |         | I           |    | 4          | Garaža           | 09/06/2006<br>0:0            | Morsko dobro                                                                                        |
| 66   | I       |             |    | 8          | Pašnjak 2. klase | 16/12/2016<br>13:53          | Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa UGOVORA O PRODAJI UZZ 789/2016 OD 17.10.2016 GOD. |
| 66   | I       |             |    | 9          | Pašnjak 2. klase | 16/12/2016<br>14:1           | Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa UGOVORA O PRODAJI UZZ 786/2016 OD 17.10.2016 GOD. |
| 66   | I       |             |    | 10         | Dvorište         | 16/12/2016<br>14:1           | Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa UGOVORA O PRODAJI UZZ 786/2016 OD 17.10.2016 GOD. |
| 66   | I       |             |    | 5          | Pašnjak 2. klase | 13/12/2016<br>10:16          | Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa UGOVORA O PRODAJI UZZ 613/2016 OD 22.08.2016 GOD. |





CRNA GORA  
UPRAVA ZA NEKRETNINE

Podaci o teretima i ograničenjima

| Broj | Podbroj | Broj zgrade | PD | Redni broj | Način korišćenja          | Datum upisa<br>Vrijeme upisa | Opis prava                                                                                          |
|------|---------|-------------|----|------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 66   | 1       |             |    | 6          | Pašnjak 2. klase          | 15/12/2016<br>10:44          | Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa UGOVORA O PRODAJI UZZ 896/2016 OD 25.11.2016 GOD. |
| 66   | 1       |             |    | 5          | Dvorište                  | 26/06/2000<br>0:0            | Morsko dobro                                                                                        |
| 66   | 1       |             |    | 6          | Dvorište                  | 13/12/2016<br>10:16          | Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa UGOVORA O PRODAJI UZZ 613/2016 OD 22.08.2016 GOD. |
| 66   | 1       |             |    | 7          | Pašnjak 2. klase          | 15/12/2016<br>10:58          | Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa UGOVORA O PRODAJI UZZ 907/2016 OD 30.11.2016 GOD. |
| 66   | 1       |             |    | 4          | Pašnjak 2. klase          | 26/06/2000<br>0:0            | Morsko dobro                                                                                        |
| 66   | 1       |             |    | 7          | Dvorište                  | 15/12/2016<br>10:44          | Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa UGOVORA O PRODAJI UZZ 896/2016 OD 25.11.2016 GOD. |
| 66   | 1       |             |    | 8          | Dvorište                  | 15/12/2016<br>10:58          | Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa UGOVORA O PRODAJI UZZ 907/2016 OD 30.11.2016 GOD. |
| 66   | 1       |             |    | 9          | Dvorište                  | 16/12/2016<br>13:53          | Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa UGOVORA O PRODAJI UZZ 789/2016 OD 17.10.2016 GOD. |
| 66   | 1       | 1           |    | 6          | Porodična stambena zgrada | 26/06/2000<br>0:0            | Morsko dobro                                                                                        |
| 66   | 1       | 1           |    | 4          | Porodična stambena zgrada | 16/12/2016<br>13:53          | Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa UGOVORA O PRODAJI UZZ 789/2016 OD 17.10.2016 GOD. |
| 66   | 1       | 1           |    | 2          | Porodična stambena zgrada | 15/12/2016<br>10:44          | Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa UGOVORA O PRODAJI UZZ 896/2016 OD 25.11.2016 GOD. |
| 66   | 1       | 1           |    | 3          | Porodična stambena zgrada | 15/12/2016<br>10:58          | Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa UGOVORA O PRODAJI UZZ 907/2016 OD 30.11.2016 GOD. |
| 66   | 1       | 1           |    | 1          | Porodična stambena zgrada | 13/12/2016<br>10:16          | Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa UGOVORA O PRODAJI UZZ 613/2016 OD 22.08.2016 GOD. |





CRNA GORA  
UPRAVA ZA NEKRETNINE

| Podaci o teretima i ograničenjima |             |    |            |                           |                              |                                                                                                     |
|-----------------------------------|-------------|----|------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Podbroj                           | Broj zgrade | PD | Redni broj | Način korišćenja          | Datum upisa<br>Vrijeme upisa | Opis prava                                                                                          |
| 66                                | 1           |    | 5          | Porodična stambena zgrada | 16/12/2016<br>14:1           | Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa UGOVORA O PRODAJI UZZ 786/2016 OD 17.10.2016 GOD. |
| 66                                | 1           | 2  | 4          | Garaža                    | 16/12/2016<br>13:53          | Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa UGOVORA O PRODAJI UZZ 789/2016 OD 17.10.2016 GOD. |
| 66                                | 1           | 2  | 1          | Garaža                    | 13/12/2016<br>10:16          | Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa UGOVORA O PRODAJI UZZ 613/2016 OD 22.08.2016 GOD. |
| 66                                | 1           | 2  | 3          | Garaža                    | 15/12/2016<br>10:58          | Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa UGOVORA O PRODAJI UZZ 907/2016 OD 30.11.2016 GOD. |
| 66                                | 1           | 2  | 2          | Garaža                    | 15/12/2016<br>10:44          | Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa UGOVORA O PRODAJI UZZ 896/2016 OD 25.11.2016 GOD. |
| 66                                | 1           | 2  | 7          | Garaža                    | 26/06/2000<br>0:0            | Morsko dobro                                                                                        |
| 66                                | 1           | 2  | 5          | Garaža                    | 16/12/2016<br>14:1           | Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa UGOVORA O PRODAJI UZZ 786/2016 OD 17.10.2016 GOD. |
| 66                                | 1           | 2  | 2          | Garaža                    | 26/06/2000<br>0:0            | Nema dozvolu                                                                                        |
| 66                                | 2           |    | 1          | Pašnjak 2. klase          | 23/06/2016<br>9:46           | Morsko dobro                                                                                        |

Plaćena za ovaj PREPIS je naplaćena na osnovu Tarifnog broja 1 Zakona o administrativnim taksama ("Sl. list RCG" br. 1/03, 46/04, 81/05 i 02/06, "Sl. list CG" 22/08, 77/08, 03/09, 40/10, 20/11 i 26/11) u iznosu od 5 EURA. Naplaćena je i naknada u iznosu od 3 EURA za korišćenje podataka premjera, katastra nepokretnosti i usluga na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" 29/07 i "Sl. list CG" 32/11).

24 Načelnik:



*Mirjana Radusinović*  
D. Mirjana Radusinović



1389035





CRNA GORA  
UPRAVA ZA NEKRETNINE

OPĆINSKA JEDINICA

VAT

Broj: 121-956-11761/2016

Datum: 20.12.2016

MILOVIĆI

Na osnovu člana 173. Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07 i "Sl. list CG" br. 1), postupajući po zahtjevu LASHMANOVA ANASTASIYA, KOTOR, izdaje se

**LIST NEPOKRETNOSTI 60 - PREPIS**

**Podaci o parcelama**

| Broj | Podbroj | Broj zgrade | Plan Skica | Datum upisa | Potes ili ulica i kućni broj | Način korišćenja Osnov sticanja       | Bon. klasa | Površina m <sup>2</sup> | Prihod |
|------|---------|-------------|------------|-------------|------------------------------|---------------------------------------|------------|-------------------------|--------|
|      |         |             | 8<br>12    |             | MILOVIĆI                     | Dvorište<br>NASLJEDE                  |            | 500                     | 0.00   |
|      |         |             | 8<br>12    |             | MILOVIĆI                     | Pašnjak 2. klase<br>NASLJEDE          |            | 1126                    | 0.68   |
|      |         | 1           | 8<br>12    |             | MILOVIĆI                     | Porodična stambena zgrada<br>NASLJEDE |            | 164                     | 0.00   |
|      |         | 2           | 8<br>12    |             | MILOVIĆI                     | Pomoćna zgrada<br>NASLJEDE            |            | 12                      | 0.00   |
|      |         | 3           | 8<br>12    |             | MILOVIĆI                     | Pomoćna zgrada<br>NASLJEDE            |            | 27                      | 0.00   |
|      |         | 4           | 8<br>12    |             | MILOVIĆI                     | Pomoćna zgrada<br>NASLJEDE            |            | 15                      | 0.00   |
|      |         |             |            |             |                              |                                       |            | 1844                    | 0.68   |

**Podaci o vlasniku ili nosiocu**

| Katastarski broj - ID broj | Naziv nosioca prava - adresa i mjesto             | Osnov prava | Obim prava |
|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------|------------|
| 0000002669935              | SEA TRADE DOO PODGORICA<br>PUT PRVOBORCA BB KOTOR | Svojina     | 1/1        |

**Podaci o objektima i posebnim djelovima**

| Broj | Podbroj | Broj zgrade | Način korišćenja Osnov sticanja Sobnost | PD Godina izgradnje | Spratnost/ Sprat Površina | Osnov prava Vlasnik ili nosilac prava Adresa, Mjesto                                 |
|------|---------|-------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 67   |         | 1           | Porodična stambena zgrada               | 0                   | P1<br>164                 | /                                                                                    |
| 67   |         | 1           | Stambeni prostor KUPOVINA 20            | 1                   | P<br>42                   | Svojina<br>SEA TRADE DOO PODGORICA<br>PUT PRVOBORCA BB KOTOR<br>0000002669935<br>1/1 |
| 67   |         | 1           | Stambeni prostor KUPOVINA 20            | 2                   | P<br>42                   | Svojina<br>SEA TRADE DOO PODGORICA<br>PUT PRVOBORCA BB KOTOR<br>0000002669935<br>1/1 |
| 67   |         | 1           | Stambeni prostor KUPOVINA 20            | 3                   | P1<br>42                  | Svojina<br>SEA TRADE DOO PODGORICA<br>PUT PRVOBORCA BB KOTOR<br>0000002669935<br>1/1 |
| 67   |         | 2           | Pomoćna zgrada KUPOVINA                 | 0                   | P<br>12                   | Svojina<br>SEA TRADE DOO PODGORICA<br>PUT PRVOBORCA BB KOTOR<br>0000002669935<br>1/1 |



1389036





CRNA GORA  
UPRAVA ZA NEKRETNINE

**daci o objektima i posebnim djelovima**

| Podbroj | Broj zgrade | Način korišćenja<br>Osnov sticanja<br>Sobnost | PD<br>Godina<br>izgradnje | Spratnost/<br>Sprat<br>Površina | Osnov prava<br>Vlasnik ili nosilac prava<br>Adresa, Mjesto                                                                                                                                                                                |
|---------|-------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 67      | 3           | Pomoćna zgrada<br>KUPOVINA                    | 0                         | P<br>27                         | Svojina<br>SEA TRADE DOO PODGORICA<br>PUT PRVOBORCA BB KOTOR<br>1/1<br>000002669935                                                                                                                                                       |
| 67      | 4           | Pomoćna zgrada                                | 0                         | P<br>15                         | Susvojina<br>SEA TRADE DOO PODGORICA<br>PUT PRVOBORCA BB KOTOR<br>1/2<br>000002669935<br><br>Susvojina<br>SEA TRADE DOO PODGORICA<br>BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA I<br>PODGORICA PIB 1407988235012<br>1/2<br>6168000110701<br>1407988235012 |

**daci o teretima i ograničenjima**

| Podbroj | Broj zgrade | PD | Redni broj | Način korišćenja | Datum upisa<br>Vrijeme upisa | Opis prava                                                                                               |
|---------|-------------|----|------------|------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |             |    | 3          | Dvorište         | 26/01/2016<br>9:6            | Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa UGOVORA O KUPOPRODAJI UZZ 410/2015 OD 20.10.2015 GOD.. |
|         |             |    | 2          | Pašnjak 2. klase | 26/01/2016<br>9:6            | Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa UGOVORA O KUPOPRODAJI UZZ 410/2015 OD 20.10.2015 GOD.. |
|         |             |    | 3          | Pašnjak 2. klase | 13/12/2016<br>10:16          | Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa UGOVORA O PRODAJI UZZ 613/2016 OD 22.08.2016 GOD.      |
|         |             |    | 4          | Pašnjak 2. klase | 15/12/2016<br>10:44          | Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa UGOVORA O PRODAJI UZZ 896/2016 OD 25.11.2016 GOD.      |
|         |             |    | 5          | Pašnjak 2. klase | 15/12/2016<br>10:58          | Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa UGOVORA O PRODAJI UZZ 907/2016 OD 30.11.2016 GOD.      |
|         |             |    | 4          | Dvorište         | 13/12/2016<br>10:16          | Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa UGOVORA O PRODAJI UZZ 613/2016 OD 22.08.2016 GOD.      |
|         |             |    | 2          | Dvorište         | 04/07/2000<br>0:0            | Morsko dobro                                                                                             |
|         |             |    | 1          | Pašnjak 2. klase | 04/07/2000<br>0:0            | Morsko dobro                                                                                             |
|         |             |    | 7          | Dvorište         | 16/12/2016<br>13:53          | Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa UGOVORA O PRODAJI UZZ 789/2016 OD 17.10.2016 GOD.      |





CRNA GORA  
UPRAVA ZA NEKRETNINE

Uprava za nekretnine  
Zahtjevi o teretima i ograničenjima

| Podbroj | Broj zgrade | PD | Redni broj | Način korišćenja          | Datum upisa<br>Vrijeme upisa | Opis prava                                                                                               |
|---------|-------------|----|------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |             |    | 6          | Dvorište                  | 15/12/2016<br>10:58          | Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa UGOVORA O PRODAJI UZZ 907/2016 OD 30.11.2016 GOD.      |
|         |             |    | 5          | Dvorište                  | 15/12/2016<br>10:44          | Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa UGOVORA O PRODAJI UZZ 896/2016 OD 25.11.2016 GOD.      |
|         |             |    | 6          | Pašnjak 2. klase          | 16/12/2016<br>13:53          | Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa UGOVORA O PRODAJI UZZ 789/2016 OD 17.10.2016 GOD.      |
|         | 1           |    | 1          | Porodična stambena zgrada | 26/01/2016<br>9:6            | Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa UGOVORA O KUPOPRODAJI UZZ 410/2015 OD 20.10.2015 GOD., |
|         | 1           |    | 3          | Porodična stambena zgrada | 04/07/2000<br>0:0            | Morsko dobro                                                                                             |
|         | 1           | 2  | 1          | Stambeni prostor          | 26/01/2016<br>9:6            | Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa UGOVORA O KUPOPRODAJI UZZ 410/2015 OD 20.10.2015 GOD., |
|         | 1           | 3  | 1          | Stambeni prostor          | 26/01/2016<br>9:6            | Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa UGOVORA O KUPOPRODAJI UZZ 410/2015 OD 20.10.2015 GOD., |
|         | 2           |    | 6          | Pomoćna zgrada            | 04/07/2000<br>0:0            | Nema dozvolu                                                                                             |
|         | 2           |    | 4          | Pomoćna zgrada            | 04/07/2000<br>0:0            | Morsko dobro                                                                                             |
|         | 3           |    | 7          | Pomoćna zgrada            | 04/07/2000<br>0:0            | Nema dozvolu                                                                                             |
|         | 3           |    | 5          | Pomoćna zgrada            | 04/07/2000<br>0:0            | Morsko dobro                                                                                             |
|         | 4           |    | 8          | Pomoćna zgrada            | 04/07/2000<br>0:0            | Nema dozvolu                                                                                             |





CRNA GORA  
UPRAVA ZA NEKRETNINE

Taksa za ovaj PREPIS je naplaćena na osnovu Tarifnog broja 1 Zakona o administrativnim taksama ("Sl. list RCG" br. 55/03, 46/04, 81/05 i 02/06, "Sl. list CG" 22/08, 77/08, 03/09, 40/10, 20/11 i 26/11) u iznosu od 5 EURA. Naplaćena naknada u iznosu od 3 EURA za korišćenje podataka premjera, katastra nepokretnosti i usluga na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" 29/07 i "Sl. list CG" 32/11).

2A Načelnik:



*Mirjana Radusinović*

V.D. Mirjana Radusinović





## IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0393944 / 010  
PIB: 02669935

Datum registracije: 12.07.2007.  
Datum promjene podataka: 09.12.2016.

### DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" KOTOR

Broj važeće registracije: /010

Skraćeni naziv: SEA TRADE  
Telefon:  
eMail:  
Datum zaključivanja ugovora: 04.07.2007.  
Datum donošenja Statuta: 04.07.2007. Datum promjene Statuta: 05.12.2016.  
Adresa glavnog mjesta poslovanja: PUT PRVOBORCA BB ŠKALJARI KOTOR  
Adresa za prijem službene pošte: PUT PRVOBORCA BB ŠKALJARI KOTOR  
Adresa sjedišta: PUT PRVOBORCA BB ŠKALJARI KOTOR  
Pretežna djelatnost: 5510 Hoteli i sličan smještaj  
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA  
Oblik svojine: Privatna  
Porijeklo kapitala: Strani  
Upisani kapital: 0,00Euro (Novčani Euro, nenovčani Euro )

#### OSNIVAČI:

ALEXANDRA GLINENKO 7

Uloga: Osnivač

Udio: 5%



**VALERY LITVAK** 21300499

Uloga: Osnivač

Udio: 5%

**VALERY ZADORIN** 75 167

Uloga: Osnivač

Udio: 60%

**PAVEL ZADORIN** 75 19836

Uloga: Osnivač

Udio: 30%



**LICA U DRUŠTVU:**

**VALERY LITVAK** 21300499

Adresa: IZRAEL

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ( )

**ANASTASIYA LASHMANOVA** FB400908

Adresa:



Uloga:

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ( )

**ANASTASIYA LASHMANOVA** FB400908

Adresa:



Uloga:

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ( )

**PAVEL ZADORIN** 75 1983615

Adresa:



Uloga:

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ( )

**VALERY ZADORIN** 75 0696100

Adresa:



Uloga:

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ( )

  
**ALEXANDRA GLINENKO** 72 3357744

Adresa: **BUL. JANIS RAINIS BOULEVARD APT.80 MOSKVA RUSKA FEDERACIJA**

Uloga: **Ovlašćeni zastupnik**

Ovlašćenja u prometu: **Neograničeno ( )**

Ovlašćen da djeluje: **POJEDINAČNO ( )**

---

Izdato: 19.12.2016 godine u 08:44h



*zu* **Pomoćnik direktora**

**Veljko Blagojević**  
*Blagojević*

**CRNA GORA**

**NOTAR**

**Kovačević Irena**

Kotor, Stari Grad-Trg od oružja br. 436

Tel/faks :+382 32 322 161

**OTPRAVAK  
IZVORNIKA**

Dana 14.12.2016. godine (četnaestog decembra dvijehiljade šesneste godine) u 12,30h. (dvanaest časova i trideset minuta ), u notarskoj kancelariji predamnom, dolje potpisanim notarom Kovačević Irenom, sa službenim sjedištem u Kotoru, Stari Grad -Trg od oružja br. 436. i sa zahtjevom da na osnovu njegove izjave volje sačinim **NOTARSKI ZAPIS - SPECIJALNO PUNOMOĆJE**, pristupila je sledeća stranka:-----

1. **Gospodin ZADORIN VALERY** državljanin Ruske Federacije rođen 01.04.1957 godine (prvi april hiljadu devsto pedeset sedme) čiji sam identitet utvrdila uvidom u pasoš br. 75 0696100 izdat od FMS 77713 dana 10.02.2015. godine (desetog februara dvijehiljade petnaeste) sa rokom važenja do 10.02.2025 godine (deseti februar dvije hiljade dvadeset pete) kao osnivač **D.O.O „SEA TRADE“ KOTOR**, sa sjedištem društva u Kotoru, Put prvoborca bb, registrovano kod CRPS Poreske uprave Podgorica pod brojem 5-0393944/006, sa PIB-om 02669935 čija se ovjerena kopija dokumenata prilaže uz ovaj notarski zapis (u daljem tekstu - **davalac punomoćja**)-----


2. **Gospodin VELJIĆ DRAGAN**, stalni sudski tumač za ruski jezik, nastanjena u Tivtu, čiji sam indetite utvrdila na osnovu lične karte broj 013547915 izdate od FL Tivat sa rokom važenja od 26.06.2009. godine (dvadeset šesti jun dvije hiljade devete) do 26.06.2019. godine ( dvadeet šesti jun dvije hiljade devetnaeste) se ovjerena kopija dokumenata prilaže uz ovaj notarski zapis -----

Notar je izvršio uvid u Rješenje Ministrastva pravde Republike Crne Gore broj 03-975/05 od 09.05.2005. godine, ( kojim je gospodin Veljić Dragan postavljen za stalnog sudskog tumača za ruski, a ovaj dokument se u ovjerenom prepisu, koji je sačinio ovaj notar, prilaže uz ovaj izvornik.-----

Notar je prije sastavljanja ovog notarskog akta bio u saznanju od same stranke da ne vlada dobro koji je u službenoj upotrebi na području ovog notara, i na zahtjev stranke, pozvao za sastavljanje ovog notarskog akta, stalnog sudskog tumača. -----

Notar je ustanovio, da na strani sudskog tumača ne postoje razlozi i okolnosti, zbog kojih ne bi učestvovao u postupku sačinjavanja ovog notarskog akta. -----

Prije sačinjavanja ovog notarskog zapisa stranka je dala podatke za **Lashmanova Anastasiy-u**, iz Ukraine, rođena 23.07.1987.godine (dvadeset treći jul hiljadu devesto osamdeset sedme) sa pasošem broj FB400908 izdat od UKR 3201, dana 24.04.2015.godine (dvadeset četvrti april dvijehiljade petnaeste) sa rokom važenja do 24.04.2025.godine (dvadeset četvrti april dvijehiljade dvadeset pete) sa stalnim nastanjenjem u Kotoru, ul Kriva ulica bb, Dobrotakolja je izvršni direktor **D.O.O „SEA TRADE“ KOTOR**, sa sjedištem društva u Kotoru, Put prvoborca bb, registrovano kod CRPS Poreske uprave Podgorica pod brojem 5-



0393944/006, sa PIB-om 02669935 čija se ovjerena kopija dokumenta, koju je ovjerio ovaj notar, prilaže uz ovaj izvornik (u daljem tekstu: **Punomoćnik**).

Nakon što se ovaj notar uvjerila u pravu volju stranke, objasnila i pravni domet i posljedice ovog pravnog posla, te ustanovila da je sposobna i ovlašćena za preduzimanje ovog pravnog posla, prisutna stranka je izjavila sljedeće:

**SPECIJALNO PUNOMOĆJE**

**Opunomoćujem** Lashmanova Anastasiy-u, iz Ukraine, rođena 23.07.1987.godine (dvadeset treći jul hiljadu devesto osamdeset sedme) sa pasošem broj FB400908 izdat od UKR 3201, dana 24.04.2015.godine (dvadeset četvrti april dvijehiljade petnaeste) sa rokom važenja do 24.04.2025.godine (dvadeset četvrti april dvijehiljade dvadeset pete) koja je izvršni direktor D.O.O „SEA TRADE“ KOTOR, sa sjedištem društva u Kotoru, Put prvoborca bb, registrovano kod CRPS Poreske uprave Podgorica pod brojem 5-0393944/006, sa PIB-om 02669935 (u daljem tekstu: **Punomoćnik**) - da u moje ime i za moj račun može sprovesti sledeće radnje:--

potpisati Ugovor o prenosu udjela Osnivača, gde umjesto Osnivača ZADORIN VALERY iz Rusije sa br.pasoša 75 1673699, sa udjelom od 60% pristupa Osnivač ZADORIN RENAT iz Republike Kirgizije, grad. Biškek, sa prebivalištem na adresi: ul. Treći mikro reon,kuća 7, stan 4, rođen 12.02.1966 godine,sa br.pasoša AC1423125, izdat 22.10.2010 godine sa važenjem do 22.10.2020 godine, koji prethodni ustupa svojih 60% udjela u Društvu sa ograničenom odgovornošću „SEA TRADE“ doo Kotor, bez nadoknade,-----  
potpisati Ugovor o prenosu udjela Osnivača, gde umjesto Osnivača ZADORIN PAVEL iz Rusije sa br.pasoša 75 1983615, sa udjelom od 30% pristupa Osnivač ZADORIN RENAT iz Republike Kirgizije, grad. Biškek, sa prebivalištem na adresi: ul. Treći mikro reon,kuća 7, stan 4, rođen 12.02.1966 godine,sa br.pasoša AC1423125, izdat 22.10.2010 godine sa važenjem do 22.10.2020 godine, koji prethodni ustupa svojih 30% udjela u Društvu sa ograničenom odgovornošću „SEA TRADE“ doo Kotor, bez nadoknade.-----

**Tako da će udijeli u Društvu sa ograničenom odgovornošću „SEA TRADE“ doo Kotor biti sledeći:-----**

-GLINENKO ALEXANDRA iz Rusije 5%-----

-VALERY LITVAK iz Izraela 5%-----

-ZADORIN RENAT iz Kirgizije 90%-----

Potpisati i sve druge Ugovore, odluke i ostale akte koje su vezane za Društvo sa ograničenom odgovornošću „SEA TRADE“ d.o.o. Kotor, ul. Put Prvoborca bb, Škaljari, 85330 Kotor, sa reg.br. 5-0393944/008 sa PIB 02669935-----

potpisati Statut društva -----

i sva ostala dokumenta neophodna za sprovođenje navedene promjene kod CRPS Poreske uprave u Podgorici, Uprave carina CG, Poreske Uprave CG, te drugih državnih organa, kako bi društvo poslovalo u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.-----

Lashmanova Anastasiy

Punomoćje se može koristiti samo u navedene svrhe , a takođe se ne može prenijeti na treće lice.

Sve što budu učinio moj punomoćnik smatraće se kao da sam lično učinio.

Ovo punomoćje je vremenski neograničeno i važi do završetka povjerenih poslova za koje je dato , odnosno do opoziva ili do otkaza.

**POUKE I UPOZORENJA:**

Notar je davaoca punomoćja , poréd upozorenja na značaj i pravne posljedice ovog pravnog posla , i adekvatne mjere osiguranja , podučio i upozorio na slijedeće:  
 da punomoćnik je ovlašćen zatražiti da mu se izda otpravak ovog izvornika.  
 da davalac punomoćja nije odredio druga ograničenja u ovlašćenjima Punomoćnika , vezano za pravne poslove na čije vršenje ga je ovlastili , da je davalac punomoćja izjavio da to razumije , da ne želi odrediti i da prihvata sve eventualne rizike i posljedice u vezi sa tim ,

-da u slučaju opoziva ovog punomoćja ili promjene punomoćnika za zastupanje Davalac punomoćja , odnosno njenih ličnih podataka , davalac punomoćja je obavezan o tome odmah obavjestiti ovog notara , a u suprotnom snose sve štetne posljedice,

-notar je stranku upozorio da prema trećim savjesnim licima ovo punomoćje ima dejstva uprkos opozivu dok punomoćnik ima otpravak ovog punomoćja.

Naknada za rad i naknada troškova notara je obračunata prema TB1 u vezi tačke 7 i TB 21 iznosi 50,00 € + PDV 9,50 €, što ukupno iznosi: 59,50 €(pedeset devet eura i pedeset centi)--

Stranka neopozivo ovlašćuje notara da bez njene saglasnosti i prisustva može ispravljati i dopunjavati ovu notarski obrađenu ispravu, samo radi otklanjanja eventualnih tehničkih grešaka ili provođenja iste u javnim registrima, o čemu je notar dužan obavjestiti stranku.

Od ove notarski obrađene isprave dobijaju

**OTPRAVAK**

Davalac punomoćja (1)

Punomoćnik (1)

Notar je pročitao strancia ovaj notarski zapis,uz prisustvo sudsgko tumača i neposrednim pitanjima se uvjerio da on odgovara volji stranke, nakon čega je stranka izjavila da je razumjela sadržinu ovog pravnog posla i da je saglasna sa ovim zapisom, kojeg slobodnom voljom, bez prisile zablude i pravare odobrava i svojeručno, kako slijedi, potpisuje u prisustvu ovog notara, nakon čega je zapis potpisao i ovaj notar.

**Prilozi:**

-Ovjerena kopija ličnog dokumenta davaoca punomoćja (1)

-Ovjerena kopija ličnog dokumenta punomoćnika (1)

-Ovjerena kopija lične karte i rješenje za sudskog tumača



Kvarćine Sen

U Kotoru 14.12.2016. godine (četnaesti decembar dvijehiljade šesneste godine) u 13,00h.  
(trinaest časova).

DAVALAC PUNOMOĆJA:


*[Signature]*  
ZADORIN VALERY

Osnivač D.O.O. „SEA TRADE“ KOTOR




Sudski tumač:

*[Signature]*  
Veljić Dragan



NOTAR:

*[Signature]*  
Kovačević Irena



na osnovu člana 6 Pravilnika o stalnim sudskim tumačima ("Službeni list  
Republike Crne Gore", broj 15/97) ministar pravde donosi

**• RJEŠENJE •**  
**O POSTAVLJENJU STALNIH SUDSKIH TUMAČA**  
**PRI VIŠEM SUDU U PODGORICI**

Stalne sudske tumače postavljaju se:

na prebivalištem iz Bijele  
Igor Grk, za njemački jezik,

na prebivalištem iz Tivta  
Miran Vejić, za ruski jezik,

na prebivalištem iz Cetinja  
Ivan Zeković, za francuski jezik,

na prebivalištem iz Podgorice  
Miroslav Barzan, za engleski jezik,

na prebivalištem iz Kotora  
Ivan Zivaljević, za njemački jezik,

na prebivalištem iz Podgorice  
Ivan Berišaj, za albanski jezik.

Broj: 03 - 975 / 05

Podgorica, 09. maja 2005. godine

Ministarstvo pravde Republike Crne Gore

MINISTAR,

Željko Sturanić



CRNA GORA  
NOTAR  
KOVACEVIĆ IRENA  
KOTOR

UZZ 943/2016

POTVRDA OTPRAVKA IZVORNIKA

Ja, notar Kovačević Irena sa službenim sjedištem u Kotoru, Stari Grad - Trg od oružja br. 436, potvrđujem da sam ovaj otpravak sačinjen dana 14.12.2016.godine, iz predmeta broj UZZ 943/2016, uporedila sa izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdila da je doslovno podudaran sa izvornikom.

Ovaj otpravak je ovjeren i sastoji se od 8(osam) strana i 4(četiri) priloga.

Ovaj otpravak je sastavljen za Davaoca punomoćja: ZADORIN VALERY

CRNA GORA  
NOTAR  
KOVACEVIĆ IRENA  
KOTOR



77 А В 0202674

## ДОВЕРЕННОСТЬ

Город Москва.

Пятнадцатого ноября две тысячи шестнадцатого года.

Я, гр. Задорин Павел Борисович, 19 марта 1969 года рождения, место рождения: ГОР. БИШКЕК, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт 45 13 100603, выданный ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО 31 марта 2014 года, код подразделения 770-069, зарегистрированный по адресу: Россия, город Москва, улица Удальцова, дом 46 (сорок шесть), квартира 173 (сто семьдесят три), заграничный паспорт Российской Федерации 75 1983615, выданный ФМС 77713, 29 июля 2015 года, дата окончания срока действия 22 апреля 2025 года, настоящей доверенностью уполномочиваю

Исполнительного директора «СИ ТРЕЙД» ("SEA TRADE" doo) Лашманову Анастасию, 23 июля 1987 года рождения, гражданство: Украина, пол: женский, паспорт № FB400908, выданный 3201, 24 апреля 2015 года, срок действия до 24 апреля 2025 года, проживающую по адресу: ул. Крива 66, место Доброта, г. Котор,

от моего имени и за мой счет выполнить ниже перечисленные действия в отношении Общества с ограниченной ответственностью «СИ ТРЕЙД» Котор ("SEA TRADE" doo Котор), регистрационный номер 5-0393944/008; ИНН 02669935 (далее именуемое – Общество):

- подписать договор передачи долей Учредителя ООО «СИ ТРЕЙД» Котор ("SEA TRADE" doo Котор), где вместо Учредителя ЗАДОРИНА ВАЛЕРИЯ из России, номер паспорта 75 1673699, с долей в размере 60% (шестьдесят процентов) вступает Учредитель ЗАДОРИН РЕНАТ из Республики Киргизии, г. Бишкек, 12 февраля 1966 года рождения, проживающий по адресу: Республика Киргизия, г. Бишкек, улица Третий микрорайон, дом 7, квартира 4, № паспорта АС1423125, выдан 22 октября 2010 года, сроком действия до 22 октября 2020 года, которому предыдущий передает своих 60% (шестьдесят процентов) доли в Обществе с ограниченной ответственностью «СИ ТРЕЙД» Котор ("SEA TRADE" doo Котор), бесплатно.
- Подписать Договор передачи доли Учредителя ООО «СИ ТРЕЙД» Котор ("SEA TRADE" doo Котор), где вместо Учредителя ЗАДОРИНА ПАВЛА из России, № паспорта 75 1983615, которому принадлежит доля в размере 30% (тридцать процентов), вступает Учредитель ЗАДОРИН РЕНАТ из Республики Киргизии, г. Бишкек, 12 февраля 1966 года рождения, проживающий по адресу: Республика Киргизия, г. Бишкек, улица Третий микрорайон, дом 7, квартира 4, № паспорта АС1423125, выдан 22 октября 2010 года, сроком действия до 22 октября 2020 года, которому предыдущий передает своих 30% (тридцать процентов) доли в Обществе с ограниченной ответственностью «СИ ТРЕЙД» Котор ("SEA TRADE" doo Котор), бесплатно.

г. Моск-

Таким образом, доли в Обществе с ограниченной ответственностью «СИ ТРЕЙД» Котор („SEA TRADE“ doo Kotor) будут принадлежать:

- ГЛИНЕНКО АЛЕКСАНДРЕ из России - 5% (пять процентов)
- ВАЛЕРИЮ ЛИТВАКУ из Израиля - 5% (пять процентов)
- ЗАДОРИНУ РЕНАТУ из Киргизии - 90% (девяносто процентов)

• подписать все другие договоры, постановления и акты, связанные с Обществом с ограниченной ответственностью «СИ ТРЕЙД» Котор, Пут Првоборца бб, Шкаляри, 85330 Котор ("SEA TRADE" doo Kotor, ul. Put Prvoborca bb, Skaljari, 85330 Kotor), регистрационный номер 5-0393944/008, ИНН 02669935;

- подписать Устав Общества;
- подписать все остальные документы, необходимые для осуществления вышеуказанных изменений в ЦРХС Налогового управления в г. Подгорице, Управлении таможи Черногории, Налоговом управлении Черногории и в других государственных органах для осуществления деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством.

Доверенность выдана сроком на один год, без права передоверия полномочий по настоящей доверенности другим лицам.

Смысл и значение доверенности, ее юридические последствия, а также содержание статей 185-189 Гражданского кодекса Российской Федерации мне разъяснены и соответствуют моим намерениям.

Содержание настоящей доверенности доверителю зачитано вслух.

*Задорин Павел Борисович*

-ва Город Москва.

Пятнадцатого ноября две тысячи шестнадцатого года.

Настоящая доверенность удостоверена мной, Кондрушиной Людмилой Владимировной, временно исполняющей обязанности нотариуса города Москвы Лушиковой Ирины Анатольевны.

Доверенность подписана гр. Задориным Павлом Борисовичем в моем присутствии. Личность его установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 8-1522

Взыскано по тарифу: 750 руб. 00 коп.

Удостоверено вне помещений нотариальной конторы: г. Москва, Береговой проезд, дом 5, стр. 1.

Взыскано за услуги правового и технического характера: 1500 руб. 00 коп.

Временно исполняющая обязанности нотариуса



*[Handwritten signature]*



77 AV (AB) 0202674

## PUNOMOĆJE

Grad Moskva

petnaesti decembra dvije hiljade šesnaeste godine

Ja, građanin, ZADORIN PAVEL BORISOVIČ,   
grad BIŠKEK, državljanstvo: Ruska Federacija, po  
od odjeljenja UFMS RUSIJE za grad Moskvu  
31.marta 2014.godine, šifra jedinice 770-069, sa prebivalištem na adresi: Rusija, grad Moskva,  
ulica Udaljцова, d. 46 (četrdeset šest), kv. 173(sto sedamdeset tri), pasoš Ruske Federacije: 75  
1983615, izdat od FMS 77713, 29. juna 2015.godine, sa rokom važenja do 22. aprila 2025.godine  
vom punomoćjem ovlašćujem

izvršnog direktora "SEA TRADE" ĐOO, ANASTASIJU LAŠMANOVU, rođenu 23.jula  
1987.godine, državljanstvo: Ukrajina, pol: ženski, pasoš br. P UKR FB400908, izdat od Organa  
3201, 24.aprila 2015.godine, sa rokom važenja do 24 aprila 2025 godine, nastanjenu na adresi:  
ul. Kriva bb, Dobrota, Kotor.

Da u moje ime i za moj račun obavi poslove, pobrojane u daljem tekstu, za društvo sa  
ograničenom odgovornošću "SEA TRADE" ĐOO Kotor, reg broj 5-0393944/008, PIB:  
02669935(u daljem tekstu društvo):

- da potpiše Ugovor o prenosu udjela osnivača "SEA TRADE" ĐOO Kotor, gde umjesto Osnivača ZADORIN VALERIJ iz Rusije sa br.pasoša 75 1673699, sa udjelom od 60% pristupa Osnivač ZADORIN RENAT iz Republike Kirgizije, grad. Biškek, rođen 12.februara 1966.godine, nastanjen na adresi Republika Kirgizija grad Biškek ul. Treći mikrorejón, d7, kv.4, sa br.pasoša: AC1423125, izdat 22.10.2010. godine sa važenjem do 22.10.2020. godine, kojem prethodni ustupa svojih 60% udjela u Društvu sa ograničenom odgovornošću „SEA TRADE“ doo Kotor, bez nadoknade.
- Da potpiše Ugovor o prenosu udjela Osnivača, gde umjesto Osnivača ZADORINA PAVELA iz Rusije sa br.pasoša 75 1983615, sa udjelom od 30% pristupa Osnivač ZADORIN RENAT iz Republike Kirgizije, grad. Biškek, rođen 12.02.1966. godine, sa prebivalištem na adresi: ul. Treći mikrorejón, d.7., kv.4., br.pasoša AC1423125, izdat 22.10.2010. godine sa važenjem do 22.10.2020. godine, kojem prethodni ustupa svojih 30% udjela u Društvu sa ograničenom odgovornošću „SEA TRADE“ doo Kotor, bez nadoknade.

**Na taj način udjeli Društvu sa ograničenom odgovornošću „SEA TRADE“ doo Kotor će pripadati:**

- GLINENKO ALEKSANDRI iz Rusije 5%
- LITVAKU VALERIJU iz Izraela 5%
- ZADORINU RENATU iz Kirgizije 90%



- Da potpiše i sve druge Ugovore, odluke i dokumenta u vezi sa Društvom sa ograničenom odgovornošću „SEA TRADE“ d.o.o. Kotor, ul. Put Prvoborca bb, Škaljari, 85330 Kotor, sa reg.br. 5-0393944/008 sa PiB 02669935
- Da potpiše Statut društva
- i sva ostala dokumenta neophodna za sprovođenje gore navedenih promjena kod CRPS Poreske uprave crne Gore u Podgorici, Uprave carina Crne Gore, Poreske Uprave Crne Gore, te drugih državnih organa, kako bi društvo poslovalo u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Punomoćje je izdato na rok od jedne godine, bez prava prenošenja ovlašćenja iz ovog punomoćja na druga lica.

Smisao i značenje punomoćja i njegove pravne posljedice, kao i sadržaj članova 185-189 Građanskog kodeksa Ruske Federacije su mi pojašnjeni i isti su u skladu sa mojim namjerama.

Sadržaj ovog punomoćja je naglas pročitan davaocu punomoćja.

ZADORIN PAVEL BORISOVIČ (potpis)

Grad Moskva

Petnaesti decembra dvije hiljade šesnaeste godine

Ovo punomoćje sam ovjerila ja, Kondrušina Ljudmila Vladimirovna, privremeni vršilac dužnosti notara grada Moskve, Luščikove Irine Anatolevne.

Punomoćje je potpisao građanin ZADORIN PAVEL BORISOVIČ, u mom prisustvu. Identitet utvrđen, pravna sposobnost provjerena.

Upisano u registar pod brojem: No 8-1522

Naplaćeno po tarifi: 750 rubalja 00 kopejki

Ovjereno van prostorija notarske kancelarije: Moskva, Beregovoy proezd, d.5 str.1

Za usluge pravnog i tehničkog karaktera naplaćeno: 1500rub 00 kopejki

Privremeni vršilac dužnosti notara (potpisano)

Okrugli pečat notara - Luščikove Irine Anatolevne

~~~~~

Ja, Nada Lalić, stalni sudski tumač za ruski jezik, postavljena rješenjem Ministarstva pravde Republike Crne Gore broj 03-110-2/95 od 10.04.1995. godine, potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu koji je sastavljen na ruskom jeziku.





СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОВЕРЕННОСТЬ

Кыргызская Республика, г. Бишкек
Шестнадцатое декабря
две тысячи шестнадцатого года.

Настоящей специальной доверенностью, я, ЗАДОРИН, РЕНАТ из г. Бишкек, Кыргызская Республика, 12.02.1966 года рождения, паспорт № AC1423125 выдан SAIRT, (внутренний паспорт AN 1998883 выдан МВД 50-55 от 22.10.2010 года), адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек, мкр. 3, д. 7, кв. 4

Наделяю полномочиями Исполнительного директора „Sea Trade“ doo, Анастасию Лашманову из Украины, с постоянным местом жительства в г. Которе, ul. Kriva bb, место Доброта, паспорт № FB400908, выдан 3201, в день 24 апреля 2015г., сроком действия до 24 апреля 2025года,

от моего имени и за мой счет выполнить ниже перечисленные действия:

- подписать договор передачи долей Учредителя, где вместо Учредителя ЗАДОРИНА ВАЛЕРИЯ из России, номер паспорта 75 1673699, с долей в 60% вступает Учредитель ЗАДОРИН РЕНАТ из Республики Киргизии, г. Бишкек, проживающий по адресу: ул. Третий микрорайон, д.7, кв. 4, 12.02.1966 г.р., № паспорта AC1423125, выдан SAIRT, - 22.10.2010г., сроком действия до 22.10.2020г., где предыдущий передает своих 60% доли в Обществе с ограниченной ответственностью "SEA TRADE" doo Котор, бесплатно.
- Подписать Договор передачи доли Учредителя, где вместо Учредителя ЗАДОРИНА ПАВЕЛА из России, № паспорта 75 1983615, которому принадлежит доля в размере 30%, вступает Учредитель ЗАДОРИН РЕНАТ из Республики Киргизии, г. Бишкек, проживающий по адресу: ул. Третий микрорайон, д. 7, кв. 4, 12.02.1966 г.р., № паспорта AC1423125, выдан SAIRT, 22.10.2010г., сроком действия до 22.10.2020г., которому предыдущий передает

SPECIAL POWER OF ATTORNEY

Bishkek, the Kyrgyz Republic
The sixteenth of December,
the year two thousand and sixteen

I, RENAT ZARORIN from Bishkek, Kyrgyz Republic, date of birth: 12/02/1966, passport No. AC1423125 issued by SAIRT, (internal passport AN 1998883 issued by MIA 50-55 on 22/10/2010), address 3rd district, 7, apt. 4, Bishkek, Kyrgyz Republic,

hereby authorize the Executive Director of „Sea Trade“ doo, Anastasia Lashmanova from Ukraine permanently residing at the address: Kotor city, Kriva St., Dobrota Place, passport No. FB400908, issued by 3201, dated 24 April 2015, period of validity 24 April 2025,

to perform on my behalf and at my expense the following actions:

- to sign a contract of transfer of share of Founder, where instead of Founder VALERY ZADORIN from Russia, passport number 75 1673699, with share in 60%, comes Founder RENAT ZADORIN from Bishkek, Kyrgyz Republic, residing at the address: 3rd district, 7, apt. 4, date of birth: 12/02/1966, passport No. AC1423125, issued by SAIRT, dated 22.10.2010, period of validity 22.10.2020, where the previous transfers its 60% of share in "SEA TRADE" doo Kotor Limited Liability Company, for free.
- to sign a contract of transfer of share of Founder, where instead of Founder PAVEL ZADORIN from Russia, passport number 75 1983615, which owns share in the RENAT ZADORIN from Bishkek, Kyrgyz Republic, residing at the address: 3rd district, 7, apt. 4, date of birth: 12/02/1966, passport No. AC1423125, issued by SAIRT, dated 22.10.2010, period of validity 22.10.2020, to whom the previous transfers its 30% of share in "SEA TRADE" doo Kotor Limited Liability Company,

СМОТРЕТЬ
НА ОБОРОТЕ

Виз

своих 30% доли в Обществе с ограниченной ответственностью "SEA TRADE" doo Kotor, бесплатно.

• Таким образом, доли в Обществе с ограниченной ответственностью „SEA TRADE“ doo Kotor будут принадлежать:

- Глиненко Александра из России 5%
- Валерий Литвак из Израиля 5%
- Задорин Ренат из Киргизии 90%

• Подписать все другие договоры, постановления и акты, связанные с Обществом с ограниченной ответственностью "SEA TRADE" doo Kotor, ul. Put Prvororca bb, Škaljari, 85330 г. Kotor, рег. номер 5-0393944/008, ИНН 02669935

• Подписать Устав Общества

• И все остальные документы, необходимые для осуществления вышеуказанных изменений в ЦРХС Налогового управления в г. Подгорице, Управлении таможен Черногории, Налоговом управлении Черногории и в других государственных органах, для осуществления деятельности общества в соответствии с действующим законодательством.

Полномочия из Доверенности могут быть использованы только в этих целях и не могут быть переданы третьему лицу.

Данная Доверенность вступает в силу с шестнадцатое декабря две тысячи шестнадцатого года, и согласно ст. 203 ГК КР за пределами Кыргызской Республики действует до ее отмены Задориным Ренатом.

Доверяющий,

Задорин

for free:

• Thus, the shares of "SEA TRADE" doo Kotor Limited Liability Company will belong to:

- Alexandra Glinenko from Russia 5%
- Valery Litvak from Israel 5%
- Renat Zadorin from Kyrgyzstan 90%

• To sign all other agreements, decisions and acts related to "SEA TRADE" doo Kotor Limited Liability Company, Put Prvororca bb St., Škaljari, 85330 Kotor city, Reg. No. 5-0393944/008, TIN 020669935

• To sign Articles of Association of the Company

• And all the other documents necessary for the implementation of the above changes in the Tax Authorities of Podgorica, Customs Office of Montenegro, Tax Authorities of Montenegro and other state bodies, for carrying out of activities of the Company in accordance with acting legislation.

The authorities under this Power of Attorney can be used only for those purposes and may not be transferred to a third party.

This Power of Attorney shall enter into force on sixteenth of December, the year two thousand and sixteen and in accordance with Art. 203 of the Civil Code of the Kyrgyz Republic outside the Kyrgyz Republic is valid until its cancellation Zadorin Renat

Principal,

Задорин

16 декабря 2016 года, настоящая доверенность удостоверена мной, Ни Натальей Владимировной, частным нотариусом Свердловского нотариального округа г. Бишкек (лицензия № 467 выдана МЮ КР от 30.12.2008 года).


Доверенность подписана Задориным Ренатом в моем присутствии. Личность доверителя установлена, дееспособность проверена.

Также свидетельствую: верность перевода с русского языка на английский язык текста данной доверенности.

Зарегистрировано в реестре за № 2881, 2882

Взыскано государственной пошлины 500+150

сом.




On December 16, 2016 this power of attorney is certified by me, Ni Natalia Vladimirovna, a private notary of the Sverdlovsky district, Bishkek (License №467 issued by MJ KR on 30/12/2008).


This power of attorney has been signed by Renat Zadorin in my presence. The personality of the proxy giver is identified, legal capacity is checked.

Also testify faithful translation from Russian into English language text of this Power of Attorney

Registration № 2881, 2882

Stamp Duty in the amount of 500+150 som is collected.





... un obavljeno
 ... o pronos
 ... ZAEORIN VAL
 ... Deniuaè Z
 ... 1968 godine
 ... en, d7, kv.5,
 ... 2.10.2020.
 ... ićenom odg

... o pronos
 ... or pasos
 ... Repu
 ...
 ...

...
 ...
 ...
 ...
 ...



*Specijalno punomoćje urađeno na dva jezika, ruskom i engleskom
(Prevod sa ruskog jezika)*

SPECIJALNO PUNOMOĆJE
Republika Kirgizija, grad Biškeek,
šesnaesti decembra dvije hiljade šesnaeste godine

Ovim specijalnim punomoćjem ja, ZADORIN RENAT, iz grada Biškeka, Republika Kirgizija, rođen 12.februara 1966.godine, br.pasoša: AC1423125, izdat od SAIRT (lična karta AN 1998883, izdat od MUP 50-55 od 22.10.2010.godine), adresa: Republika Kirgizija, grad Biškeg, Mikrorejón 3, d.7., kv.4.

Ovlašćujem izvršnog direktora "SEA TRADE" DOO, ANASTASIJU LAŠMANOVU iz Ukrajine, sa stalnim nastanjenjem u Kotoru, ul. Kriva bb, Dobrota, pasoš br. P UKR FB400908, izdat od Organa 3201, dana 24.aprila 2015.godine, sa rokom važenja do 24 aprila 2025 godine,

Da u moje ime i za moj račun obavi dolje pobrojane poslove:

- da potpiše Ugovor o prenosu udjela osnivača "SEA TRADE" DOO Kotor, gde umjesto Osnivača ZADORIN VALERIJ iz Rusije sa br.pasoša 75 1673699, sa udjelom od 60% pristupa Osnivač ZADORIN RENAT iz Republike Kirgizije, grad. Biškeek, rođen 12.februara 1966.godine, nastanjen na adresi Republika Kirgizija grad Biškeek ul. Treći mikrorejón, d7, kv.4, sa br.pasoša: AC1423125, izdat 22.10.2010. godine sa važenjem do 22.10.2020. godine, kojem prethodni ustupa svojih 60% udjela u Društvu sa ograničenom odgovornošću „SEA TRADE“ doo Kotor, bez nadoknade.
- Da potpiše Ugovor o prenosu udjela Osnivača, gde umjesto Osnivača ZADORINA PAVELA iz Rusije sa br.pasoša 75 1983615, sa udjelom od 30% pristupa Osnivač ZADORIN RENAT iz Republike Kirgizije, grad. Biškeek, rođen 12.02.1966. godine, sa prebivalištem na adresi: ul. Treći mikrorejón, d.7., kv.4., br.pasoša AC1423125, izdat 22.10.2010. godine sa važenjem do 22.10.2020. godine, kojem prethodni ustupa svojih 30% udjela u Društvu sa ograničenom odgovornošću „SEA TRADE“ doo Kotor, bez nadoknade.

Na taj način udjeli Društvu sa ograničenom odgovornošću „SEA TRADE“ doo Kotor će pripadati:

- GLINENKO ALEKSANDRI iz Rusije 5%
- LITVAKU VALERIJU iz Izraela 5%
- ZADORINU RENATU iz Kirgizije 90%

- Da potpiše i sve druge Ugovore, odluke i dokumenta u vezi sa Društvom sa ograničenom odgovornošću „ SEA TRADE “ d.o.o. Kotor , ul. Put Prvoborca bb, Škaljari, 85330 Kotor, sa reg.br. 5-0393944/008 sa PiB 02669935
- Da potpiše Statut društva
- i sva ostala dokumenta neophodna za sprovođenje gore navedenih promjena kod CRPS Poreske uprave crne Gore u Podgorici, Uprave carina Crne Gore, Poreske Uprave Crne Gore, te drugih državnih organa, kako bi društvo poslovalo u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Ovlašćenja iz Punomoćja se mogu koristiti samo u navedene svrhe ine mogu se prenositi na druga lica.

Ovo Punomoćje stupa na snagu, dana šesnaestog decembra dvije hiljade šesnaeste godine i prema čl.203 GK RK, van granica Republike Kirgizije važi do momenta opoziva od strane Zadorina Renata.

ZADORIN RENAT (potpis)

Šesnaesti decembra dvije hiljade šesnaeste godine

Ovo punomoćje sam ovjerila ja, Ni Natalija Vladimirovna, privatni notar Sverdlovskog notarskog okruga g.Biškek (licenca br. 467, izdata od MYU RK, dana 30.12.2008.godine).

Punomoćje je potpisao građanin ZADORIN RENAT, u mom prisustvu. Identitet utvrdjen, pravna sposobnost provjerena.

Takođe potvrđujem vjernost prevoda teksta ovog punomoćja sa ruskog jezika na engleski jezik.

Upisano u registar pod brojem: No 2881, 2882.

Naplaćena državna taksa: 500+150 som

Notar: Potpisano

Okrugli pečat


Prošiveno i numerisano: 3 lista

Potpisano

Okrugli pečat Notara

~~~~~

**Ja, Nada Lalić, stalni sudski tumač za ruski jezik, postavljena rješenjem Ministarstva pravde Republike Crne Gore broj 03-110-2/95 od 10.04.1995. godine, potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu koji je sastavljen na ruskom jeziku.**



77 А В 0202675

## ДОВЕРЕННОСТЬ

Город Москва.

Пятнадцатого декабря две тысячи шестнадцатого года.

Я, гр. Глиненко Александра Викторовна, 02 октября 1989 года рождения, место рождения: ГОР. РОСТОВ-НА-ДОНУ, гражданство: Российская Федерация, пол: женский, паспорт 45 12 928358, выданный ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ ЮЖНОЕ ТУШИНО 14 февраля 2013 года, код подразделения 770-099, зарегистрированная по адресу: Россия, город Москва, улица Маршала Конева, дом 14, квартира 57, заграничный паспорт Российской Федерации 72 3357744, выданный 02 марта 2013 года ФМС 77001, дата окончания срока действия 02 марта 2023 года, настоящей доверенностью уполномочиваю

Исполнительного директора «СИ ТРЕЙД» ("SEA TRADE" doo) Лапманову Анастасию, 23 июля 1987 года рождения, гражданство: Украина, пол: женский, паспорт № FB400908, выданный 3201, 24 апреля 2015 года, срок действия до 24 апреля 2025 года, проживающую по адресу: ул. Крива бб, место Доброта, г. Котор,

от моего имени и за мой счет выполнить ниже перечисленные действия в отношении Общества с ограниченной ответственностью «СИ ТРЕЙД» Котор ("SEA TRADE" doo Kotor), регистрационный номер 5-0393944/008, ИНН 02669935 (далее именуемое – Общество):

- подписать договор передачи долей Учредителя ООО «СИ ТРЕЙД» Котор ("SEA TRADE" doo Kotor), где вместо Учредителя ЗАДОРИНА ВАЛЕРИЯ из России, номер паспорта 75 1673699, с долей в размере 60% (шестьдесят процентов) вступает Учредитель ЗАДОРИН РЕНАТ из Республики Киргизии, г. Бишкек, 12 февраля 1966 года рождения, проживающий по адресу: Республика Киргизия, г. Бишкек, улица Третий микрорайон, дом 7, квартира 4, № паспорта АС1423125, выдан 22 октября 2010 года, сроком действия до 22 октября 2020 года, которому предыдущий передает своих 60% (шестьдесят процентов) доли в Обществе с ограниченной ответственностью «СИ ТРЕЙД» Котор ("SEA TRADE" doo Kotor), бесплатно.
- Подписать Договор передачи доли Учредителя ООО «СИ ТРЕЙД» Котор ("SEA TRADE" doo Kotor), где вместо Учредителя ЗАДОРИНА ПАВЛА из России, № паспорта 75 1983615, которому принадлежит доля в размере 30% (тридцать процентов), вступает Учредитель ЗАДОРИН РЕНАТ из Республики Киргизии, г. Бишкек, 12 февраля 1966 года рождения, проживающий по адресу: Республика Киргизия, г. Бишкек, улица Третий микрорайон, дом 7, квартира 4, № паспорта АС1423125, выдан 22 октября 2010 года, сроком действия до 22 октября 2020 года, которому предыдущий передает своих 30% (тридцать процентов) доли в Обществе с ограниченной ответственностью «СИ ТРЕЙД» Котор ("SEA TRADE" doo Kotor), бесплатно.

г. Моск-

Таким образом, доли в Обществе с ограниченной ответственностью «СИ ТРЕЙД» Котор („SEA TRADE“ doo Kotor) будут принадлежать:

- ГЛИНЕНКО АЛЕКСАНДРЕ из России - 5% (пять процентов)
- ВАЛЕРИЮ ЛИТВАКУ из Израиля - 5% (пять процентов)
- ЗАДОРИНУ РЕНАТУ из Киргизии - 90% (девяносто процентов)

• подписать все другие договоры, постановления и акты, связанные с Обществом с ограниченной ответственностью «СИ ТРЕЙД» Котор, Пут Првоборца бб, Шкаляри, 85330 Котор ("SEA TRADE" doo Kotor, ul. Put Prvoborca bb, Skaljari, 85330 Kotor), регистрационный номер 5-0393944/008, ИНН 02669935;

• подписать Устав Общества;

• подписать все остальные документы, необходимые для осуществления вышеуказанных изменений в ЦРХС Налогового управления в г. Подгорице, Управлении таможи Черногории, Налоговом управлении Черногории и в других государственных органах для осуществления деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством.

Доверенность выдана сроком на один год, без права передоверия полномочий по настоящей доверенности другим лицам.

Смысл и значение доверенности, ее юридические последствия, а также содержание статей 185-189 Гражданского кодекса Российской Федерации мне разъяснены и соответствуют моим намерениям.

Содержание настоящей доверенности доверителю зачитано вслух.

*Глиненко Александра Викторовна*

-88 Город Москва.

Пятнадцатого ноября две тысячи шестнадцатого года.

Настоящая доверенность удостоверена мной, Кондрушиной Людмилой Владимировной, временно исполняющей обязанности нотариуса города Москвы Луциковой Ирины Анатольевны.

Доверенность подписана гр. Глиненко Александрой Викторовной в моем присутствии. Личность ее установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 8 - 1523

Взыскано по тарифу: 750 руб. 00 коп.


Удостоверено вне помещения нотариальной конторы: г. Москва, Береговой проезд, дом 5, стр. 1.

Взыскано за услуги правового и технического характера: 1500 руб. 00 коп.

Временно исполняющая обязанности нотариуса



*[Handwritten signature]*



77AV (AB)0202675

## PUNOMOĆJE

Grad Moskva.

petnaesti decembra dvije hiljade šesnaeste godine

Ja, građanka GLINENKO ALEKSANDRA VIKTOROVNA, rođena 2. oktobra 1989.godine, mjesto rođenja: grad ROSTOV NA DONU, državljanstvo: Ruska Federacija, pol: ženski, pasoš (lična karta) 45 12 928358, izdat od odjeljenja UFMS Rusije za grad Moskvu za rejon Južno Tušino, dana 14. februara 2013.godine, šifra jedinice 770-099, sa prebivalištem na adresi: Rusija, grad Moskva, ulica Maršala Koneva, d. 14 (četnaest), kv. 57(pedeset sedam), pasoš Ruske Federacije: 72 335 7744, izdat 2. marta 2013.godine od FMS 77001, sa rokom važenja do 2. marta 2023.godine, ovim punomoćjem ovlašćujem

izvršnog direktora "SEA TRADE" DOO Lašmanovu Anastasiju, rođenu 23.jula 1987.godine, Ukrajina, pol ženski, pasoš br. FB400908 izdat od 3201, 24. aprila 2015. godine sa važenjem do 24. aprila 2025. godine, nastanjenu na adresi ulica Kriva bb, grad Kotor, da u moje ime i za moj račun obavlja poslove koji su u daljem tekstu pobrojani za društvo sa ograničenom odgovornošću "SEA TRADE" DOO Kotor, reg broj 5-0393944/008, PIB: 02669935 (u daljem tekstu društvo):

- da potpiše Ugovor o prenosu udjela osnivača "SEA TRADE" DOO Kotor, gde umjesto Osnivača ZADORIN VALERIJ iz Rusije sa br.pasoša 75 1673699, sa udjelom od 60% pristupa Osnivač ZADORIN RENAT iz Republike Kirgizije, grad. Biškek, rođen 12.februara 1966.godine, nastanjen na adresi Republika Kirgizija grad Biškek ul. Treći mikrorejon, d.7, kv.4, sa br.pasoša: AC1423125, izdat 22.10.2010. godine sa važenjem do 22.10.2020. godine, kojem prethodni ustupa svojih 60% udjela u Društvu sa ograničenom odgovornošću „SEA TRADE“ doo Kotor, bez nadoknade.
- Da potpiše Ugovor o prenosu udjela Osnivača, gde umjesto Osnivača ZADORINA PAVELA iz Rusije sa br.pasoša 75 1983615, sa udjelom od 30% pristupa Osnivač ZADORIN RENAT iz Republike Kirgizije, grad. Biškek, rođen 12.02.1966. godine, sa prebivalištem na adresi: ul. Treći mikrorejon, d.7., kv.4., br.pasoša AC1423125, izdat 22.10.2010. godine sa važenjem do 22.10.2020. godine, kojem prethodni ustupa svojih 30% udjela u Društvu sa ograničenom odgovornošću „SEA TRADE“ doo Kotor, bez nadoknade.

Na taj način udjeli Društvu sa ograničenom odgovornošću „SEA TRADE“ doo Kotor će pripadati:

- GLINENKO ALEKSANDRI iz Rusije 5%
- LITVAKU VALERIJU iz Izraela 5%
- ZADORINU RENATU iz Kirgizije 90%



- Da potpiše i sve druge Ugovore, odluke i dokumenta ostale u vezi sa Društvom sa ograničenom odgovornošću „ SEA TRADE “ d.o.o. Kotor , ul. Put Prvoborca bb, Škaljari, 85330 Kotor, sa reg.br. 5-0393944/008 sa PiB 02669935
- Da potpiše Statut društva
- I sva ostala dokumenta neophodna za sprovođenje gore navedenih promjena kod CRPS Poreske uprave crne Gore u Podgorici, Uprave carina Crne Gore, Poreske Uprave Crne Gore, te drugih državnih organa, kako bi društvo poslovalo u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Punomoćje je izdato na rok od jedne godine, bez prava prenošenja ovlašćenja iz ovog punomoćja na druga lica.

Smisao i značenje punomoćja i njegove pravne posljedice, kao i sadržaj članova 185-189 Građanskog kodeksa Ruske Federacije su mi pojašnjeni i isti su u skladu sa mojim namjerama.

Sadržaj ovog punomoćja je naglas pročitao davaocu punomoćja.

**GLINENKO ALEKSANDRA VIKTOROVNA (potpis)**

Grad Moskva

Petnaesti decembra dvije hiljade šesnaeste godine

Ovo punomoćje sam ovjerila ja, Kondrušina Ljudmila Vladimirovna, privremeni vršilac dužnosti notara grada Moskve, Luščikove Irine Anatolevne.

Punomoćje je potpisala GLINENKO ALEKSANDRA VIKTOROVNA, u mom prisustvu. Identitet utvrđen, pravna sposobnost provjerena.

Upisano u registar pod brojem: No 8-1523

Naplaćeno po tarifi: 750 rubalja 00 kopejki


Ovjereno van prostorija notarske kancelarije: Moskva, Beregovoy proezd, d.5 str.1


Za usluge pravnog i tehničkog karaktera naplaćeno: 1500 rub 00 kopejki

Privremeni vršilac dužnosti notara (potpisano)

Dkrugli pečat notara - Luščikove Irine Anatolevne

~~~~~  
 Ja, **Nada Lalić, stalni sudski tumač za ruski jezik, postavljena rješenjem Ministarstva Pravde Republike Crne Gore broj 03-110-2/95 od 10.04.1995. godine, potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu koji je sastavljen na ruskom jeziku.**





77 А В 2849260
ДОВЕРЕННОСТЬ

Город Москва, пятнадцатое декабря две тысячи шестнадцатого года.

Я гражданин Израиля, Литвак Валерий, 28.03.1963 года рождения, многократная виза «М» ОР 12 0099590, дата выдачи: 26.05.2014 года, пребывание по 06.05.2017 года, выдана к паспорту гр. Израиля 21300499, вид документа Р, код государства ISR, номер удостоверения личности 3-0447653-4, выданному Посольством Израиля в Москве, дата выдачи паспорта 14.02.2014 года, дата окончания срока действия паспорта 13.02.2024 года, временно зарегистрированный по адресу: г. Москва, ул. Госпитальный вал, д. 5, стр. 12, кв. 32,

настоящей доверенностью уполномочиваю:

Исполнительного директора «Sea Trade» doo, Анастасию Лащманову из Украины, с постоянным местом жительства в г. Которе, ul. Kriva bb, место Доброта, паспорт № FB400908, выдан 3201, в день 24 апреля 2015 года, сроком действия до 24 апреля 2025 года,

от моего имени и за мой счет выполнить ниже перечисленные действия:

- Подписать договор передачи долей Учредителя, где вместо Учредителя Задорина Валерия из России, номер паспорта 75-1673699, с долей в 60 % (шестьдесят процентов) вступает Учредитель Задорин Ренат из Республики Киргизии, г. Бишкек, проживающий по адресу: ул. Третий микрорайон, д. 7, кв. 4, 12.02.1966 года рождения, № паспорта AC1423125, 22.10.2010 года, сроком действия до 22.10.2020г., которому предыдущий передает своих 60 % (шестьдесят процентов) доли в Обществе с ограниченной ответственностью «SEA TRADE» doo Котор, бесплатно.

- Подписать Договор передачи доли Учредителя, где вместо Учредителя Задорина Павела из России, № паспорта 75-1983615, которому принадлежит доля в размере 30 % (тридцать процентов), вступает Учредитель Задорин Ренат из Республики Киргизии, г. Бишкек, проживающий по адресу: ул. Третий микрорайон, д. 7, кв. 4, 12.02.1966 года рождения, № паспорта AC1423125, 22.10.2010 года, сроком действия до 22.10.2020 года, где предыдущий передает своих 30 % (тридцать процентов) доли в Обществе с ограниченной ответственностью «SEA TRADE» doo Котор, бесплатно.

Таким образом, доли в Обществе с ограниченной ответственностью «SEA TRADE» doo Котор будут принадлежать:

- Глиненко Александра из России 5 % (пять процентов);
- Валерий Литвак из Израиля 5 % (пять процентов);
- Задорин Ренат из Киргизии 90 % (девяноста процентов);

- Подписать все другие договоры, постановления и акты, связанные с Обществом с ограниченной ответственностью «SEA TRADE» doo Котор, ul. Put Prvoborca bb, Škaljari, 85330 г. Котор, рег. номер 5-0393944/008, ИНН 02669935.

- Подписать Устав Общества и все остальные документы, необходимые для осуществления вышеуказанных изменений в ЦРХС Налогового управления в г. Подгорице, Управлении таможен Черногории, Налоговом управлении Черногории и в других государственных органах, для осуществления деятельности общества в соответствии с действующим законодательством.

с правом распоряжаться деньгами, в части оплаты пошлин, тарифов, сборов и иных платежей, с правом расписываться за меня и совершать все действия, связанные с выполнением данного поручения.

Доверенность может быть использована только для указанных выше целей.

Доверенность выдана на один год, без права передоверия третьим лицам.

Литвак Валерий

- ва

Город Москва.

Пятнадцатое декабря две тысячи шестнадцатого года.

Настоящая доверенность удостоверена мной, Макуниной Викторией Сергеевной, временно исполняющей обязанности нотариуса города Москвы Пархомчук Инны Юрьевны.

Доверенность подписана гр. Литваком Валерием в моем присутствии. Личность его установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 3 - 1861

Взыскано по тарифу: 500 руб.

Взыскано за услуги правового и технического характера: 1000 руб.

ВРИО нотариуса



Валерий Александрович Литвак
ИНН 50/011/011/001
1980-01-15
г. Москва
ул. ...
д. ...
кв. ...



77 AV (AB) 2849260

PUNOMOĆJE

Grad Moskva, petnaesti decembra dvije hiljade šesnaeste godine

Ja, državljaniin Izraela, Valerij Litvak, rođjen 28.marta 1963. godine, višekratna viza "M" OP 12 0099590, datum izdavanja 26.05.2014.godine, boravak do 06.05.2017.godine, izdata uz pasoš državljanina Izraela 21300499, vrsta dokumenta P šifra države ISR, broj identifikacije lica 3-0447653-4, izdat od Ambasade Izraela u Moskvi, datum izdavanja pasoša, 14.02.2014. godine, datum važnosti pasoša 13.02.2024.godine, privremeno registrovan na adresi: grad Moskva, ul. Gospitalni val, d.5, str. 12, kv.32, ovim punomoćjem ovlašćujem:

izvršnog direktora "SEA TRADE" DOO Lašmanovu Anastasiju iz Ukrajine, sa stalnim nastanjenjem na adresi ulica Krivá bb, Dobrota, pasoš: FB400908, izdat od 3201, dana 24.aprila 2015.godine, sa rokom važenja do 24.aprila 2025.godine,

Da u moje ime i za moj račun obavi poslove koji su u daljem tekstu pobrojani:

- da potpiše Ugovor o prenosu udjela osnivača "SEA TRADE" DOO Kotor, gde umjesto Osnivača ZADORIN VALERIJ iz Rusije sa br.pasoša 75 1673699, sa udjelom od 60% pristupa Osnivač ZADORIN RENAT iz Republike Kirgizije, grad. Biškek, rođen 12.februara 1966.godine, nastanjen na adresi Republika Kirgizija grad Biškek ul. Treći mikrorejon, d7, kv.4, sa br.pasoša: AC1423125, izdat 22.10.2010. godine sa važenjem do 22.10.2020. godine, kojem prethodni ustupa svojih 60% udjela u Društvu sa ograničenom odgovornošću „SEA TRADE“ doo Kotor, bez nadoknade.
- Da potpiše Ugovor o prenosu udjela Osnivača, gde umjesto Osnivača ZADORINA PAVELA iz Rusije sa br.pasoša 75 1983615, sa udjelom od 30% pristupa Osnivač ZADORIN RENAT iz Republike Kirgizije, grad. Biškek, rođen 12.02.1966. godine, sa prebivalištem na adresi: ul. Treći mikrorejon, d.7., kv.4., br.pasoša AC1423125, izdat 22.10.2010. godine sa važenjem do 22.10.2020. godine, kojem prethodni ustupa svojih 30% udjela u Društvu sa ograničenom odgovornošću „SEA-TRADE“ doo Kotor, bez nadoknade.

Na taj način udjeli Društvu sa ograničenom odgovornošću „SEA TRADE“ doo Kotor će pripadati:

- GLINENKO ALEKSANDRI iz Rusije 5%
- LITVAKU VALERIJU iz Izraela 5%
- ZADORINU RENATU iz Kirgizije 90%



- Da potpiše i sve druge Ugovore, odluke i dokumenta ostale u vezi sa Društvom sa ograničenom odgovornošću „ SEA TRADE “ d.o.o. Kotor , ul. Put Prvoborca bb, Škaljari, 85330 Kotor, sa reg.br. 5-0393944/008 sa PiB 02669935
- Da potpiše Statut društva
- I sva ostala dokumenta neophodna za sprovođenje gore navedenih promjena kod CRPS Poreske uprave crne Gore u Podgorici, Uprave carina Crne Gore, Poreske Uprave Crne Gore, te drugih državnih organa, kako bi društvo poslovalo u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

sa pravom da raspolaže novcem u dijelu plaćanja taksi, naknada I drugih uplata, sa pravom da se potpisuje umjesto mene i da obavlja sve radnje u vezi sa izvršavanjem ovog unomoćja.

Punomoćje se može koristiti samo u gore navedene svrhe.

Punomoćje je izdato na rok od jedne godine, bez prava prenošenja ovlašćenja iz ovog punomoćja na druga lica.

Grad Moskva

Petnaesti decembra dvije hiljade šesnaeste godine

Ovo punomoćje sam ovjerila ja, Makunina Viktorija Sergeevna, privremeni vršilac dužnosti notara grada Moskve, Parhomčuk Inne Jurjevne.

Punomoćje je potpisao Valerij Litvak, u mom prisustvu. Identitet utvrđen, pravna sposobnost provjerena.

Upisano u registar pod brojem: No 3-1861

Naplaćeno po tarifi: 500 rubalja

Za usluge pravnog i tehničkog karaktera naplaćeno: 1000 rubalja

V.d. Notara, potpis

Okrugli pečat notara - Parhomčuk Inna Jurjevna

Ja, Nada Lalić, stalni sudski tumač za ruski jezik, postavljena rješenjem Ministarstva pravde Republike Crne Gore broj 03-110-2/95 od 10.04.1995. godine, potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu koji je sastavljen na ruskom jeziku.



CRNA GORA
NOTAR
KOVAČEVIĆ IRENA
Kotor, Trg od oružja br. 436
Tel/fax: +382 32 322 161

UZZ br. 954/2016

POTVRDA OTPRAVKA IZVORNIKA

Ja, notar Kovačević Irena sa službenim sjedištem u Kotoru, Trg od oružja br. 436. potvrđujem, da sam ovaj otpravak sačinjen dana 20.12.2016.godine iz predmeta br. UZZ 954/2016, uporedila sa izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdila da je doslovno popudaran sa izvornikom.

Ovaj otpravak je ovjeren i sastoji se od 53 (pedeset tri) stane i 11(jedanaest) priloga--

Ovaj otpravak je sastavljen za CRPS PORESKA UPRAVA PODGORICA--



Notar

Irena Kovačević
Kovačević Irena



**CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA**

Broj: 5 - 0393944 / 014

U Podgorici, dana 08.06.2018.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11), rješavajući po prijavi za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" TIVAT, broj 265880 podnijetoj dana 08.06.2018. u 08:38:48, preko

Ime i prezime: DANIJEL SEKULIĆ



RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" TIVAT - registarski broj 5 - 0393944, PIB 02669935 , i to:

Statut:

Briše se: Statut od 29.05.2018.

Registruje se - upisuje se: Statut od 07.06.2018.

Ograničenja - Izvršni direktor MARIJA JANKOVIĆ

Briše se: Ograničeno - Izvršni direktor iz ove Odluke ima pravo da pojedinačno zastupa Društvo u svim pravnim poslovima u unutrašnjem i spoljno-trgovinskom prometu s tim da ne može raspolagati finansijskim sredstvima preko 30.000 eura bez pismene saglasnosti osnivača Društva.

Registruje se - upisuje se: Neograničeno

Ovlašćenja - Izvršni direktor MARIJA JANKOVIĆ

Briše se: Kolektivno (sa Osnivačem)

Registruje se - upisuje se: Pojedinačno

D. Sekulić
08.06.2018.

Obrazloženje

Podnosilac je dana 08.06.2018. u 08:38:48 podnio prijavu za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću SEA TRADE. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je članom 87 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11).

M.P.

Sam. Savjetnik I


Marija Mićković

Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8,00 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa 832-3161017-60-Administrativna taksa.



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 265880

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je DANIJEL SEKULIĆ dostavio-la dokument za Promjena društva sa ograničenom odgovornošću – DOO - SEA TRADE - DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU iz TIVAT, registarski broj:50393944 sa sljedećim prilogima:

Odluka o promjeni ovlašćenja izvršnom direktoru

Dokaz o uplaćenju naknadi za objavljivanje podataka u "Službenom listu Crne Gore"

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Punomoćje

Obrazac

Statut društva

Datum prijema dokumentacije: 8.6.2018. god.

Podnosilac prijave

Dokument primio/la

Milan Zvicer, Samostalni referent

M.P.

Uputstvo za praćenje prijave: Prijava se može pratiti putem sajta www.crps.me odabirom stavke menija PRETRAGA REGISTRA, zatim PRETRAGA PREDMETA. U ponuđena polja unijeti broj predmeta i datum prijema dokumentacije i kliknuti dugme TRAŽI. Ukoliko je prikazan status **OBRAĐEN** rješenje se može preuzeti. Broj kontakt telefona CRPS-a: +38220230858.



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0393944 / 013
PIB: 02669935

Datum registracije: 12.07.2007.
Datum promjene podataka: 29.05.2018.

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" TIVAT

Broj važeće registracije: /013

Skraćeni naziv: SEA TRADE
Telefon:
eMail:
Datum zaključivanja ugovora: 04.07.2007.
Datum donošenja Statuta: 04.07.2007. Datum promjene Statuta: 29.05.2018.
Adresa glavnog mjesta poslovanja: BOGIŠIĆI BB TIVAT
Adresa za prijem službene pošte: BOGIŠIĆI BB TIVAT
Adresa sjedišta: BOGIŠIĆI BB TIVAT
Pretežna djelatnost: 5510 Hoteli i sličan smještaj
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA
Oblik svojine: Privatna
Porijeklo kapitala: Strani
Upisani kapital: 10.000,00Euro (Novčani 10.000,00Euro, nenovčani 0,00Euro)

OSNIVAČI:

RENAT ZADORIN Ad

Uloga: Osniva

Udio: 90%

ALEXANDRA GLINENKO 72 3357744 RUSKA FEDERACIJA

Uloga: Osnivač

Udio: 5%

VALERY LITVAK 21300499 IZRAEL

Uloga: Osnivač

Udio: 5%

Adresa:

LICA U DRUŠTVU:

RENAT ZADORIN AC1423125 KIRGIZIJA

Adresa:

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

ALEXANDRA GLINENKO 72 3357744 RUSKA FEDERACIJA

Adresa:

Uloga:

Ovlašćenja

Ovlašćen da djeluje

VALERY LI

Adresa:

Uloga:

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

MARIJA JANKOVIĆ

Adresa: RADOSAV

Uloga: Izvršni dir

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (Izvršni direktor iz ove Odluke ima pravo da pojedinačno zastupa Društvo u svim pravnim poslovima u unutrašnjem i spoljno-trgovinskom prometu s tim da ne može raspolagati finansijskim sredstvima preko 30.000 eura bez pismene saglasnosti osnivača Društva.)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (sa Osnivačem)

Izdato: 08.06.2018 godine u 08:36h

MP

NAČELNICA

Dušanka Vujisić

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Zastupnika Punomoćnika

JMB:

Ime i prezime:

Danijel Sekulić

Opština:

PODGORICA

Telefon:

e-mail:

*za stra

44

 Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt

Matični broj:

02669935

Registarski broj:

50393944

Puni naziv:

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
"SEA TRADE" Tivat

1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

 OD KD AD DOO NVO Ustanova Zadruga Ostali

1.2. Puni naziv:

*ukoliko je promjen puni naziv izvršice se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv:

1.4. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

07.06.2018

1.5. Podaci o Ugovoru /
odluci o osnivanju:Datum
zaključenja/donošenja:

2. NOVA ADRESE UPRAVE – SJEDIŠTA

2.1. Opština

2.2. Mjesto

2.3. Ulica:

2.4. Broj:

3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država

3.2. Opština

3.3. Mjesto

3.4. Ulica:

3.5. Broj:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine *ukoliko je označena promjena opštine izvršiće se i preregistracija u Poreskom registru

4.2. Opština 4.3. Mjesto

4.4. Ulica: 4.5. Broj:

5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA

5.1. Datum rješenja:

5.2. Broj rješenja:

*popunjava se samo ukoliko registraciji u CRPS prethodi registracija kod drugog državnog organa

6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST

7. NOVI OBLIK SVOJINE

bez oznake svojine privatna zadružna dva ili više oblika svojine državna

8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA

8.1. Telefon: + 382 /

8.2. Fax: + 382 /


8.3. E-mail:

8.4. Adresa internet strane:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.



9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

Povećanje
 Smanjenje

Osnovni kapital:	Prije promjene	Iznos promjene	Nakon promjene
Ukupno (novčani+nenovčani):	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> novčani – iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> nenovčani – iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €

10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

Prestanak Regstruje se Mijenja se udio

10.1. Status:

Osnivač Član DOO Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*upisati status

10.2. MB / JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša
za strano pravno lice unijeti broj registracije u

10.3. Naziv / Ime i prezime:

10.4. Sjedište / Adresa:

Država

Opština

Mjesto:

Ulica:


Broj:

10.5. Udio

 %

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



M.P.

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

 Odbor direktora Upravni odbor Skupština Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

 Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

 Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Adresa:

Država

Opština

Mjesto:

Ulica:

Broj:

12.4. Ovlaštenja u prometu

 neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.5. Ovlašćen da djeluje

 Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

13. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

 Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

13.1. Status

 Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora
 Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

13.2. JMB:

2710990217976

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

13.3. Ime i prezime:

MARIJA JANKOVIĆ

Adresa:

Država:

Opština:

Ulica:

13.4. Ovlašćen

 neograničeno

*unijeti opis ograničenja

13.5. Ovlašćen da djeluje

 Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

 Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost za imenovanje:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

14. OSTALE REGISTRACIJE

Osim postojeće registracije u CRPS-u izvršiti i registracije u:

14.1. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

Saglasno Zakonu o privrednim društvima (Sl. list CG 06/02, 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11) RENAT ZADORIN, Republika Kirgizija, br. pasoša: AC1423125, ALEXANDRA GLINENKO, Ruska Federacija, br. pasoša: 72 3357744, VALERY LITVAK, Izrael, br. pasoša: 21300499, u svojstvu osnivača, dana 07.06.2018. godine donose:

S T A T U T

(prečišćen tekst)

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE " TIVAT

FIRMA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Čl.1

Društvo će poslovati pod firmom: **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" TIVAT**

Skraćeni naziv firme je: "SEA TRADE " DOO

Čl.2

Osnivači su saglasno Zakonu o privrednim društvima zaključili dana 01.08.2007 godine Ugovor o osnivanju Društva.

Čl.3

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

Čl.4

Firmu i sjedište Društva osnivač može mijenjati sopstvenom odlukom, koja mora biti prijavljena Centralnom registru Privrednog Subjekta Poreske uprave u Podgorici.

Čl.5

Sjedište Društva sa ograničenom odgovornošću " SEA TRADE " Tivat je:

Bogišići bb, Tivat

Firmu i sjedište može mijenjati osnivači.

Adresa Društva za zvanične dopise je: Bogišići bb, Tivat

Promjena firme i sjedišta se prijavljuje Centralnom registru Privrednih subjekata poreske uprave u Podgorici.

Društvo će u svom radu koristiti puni i skraćeni naziv firme, zavisno od potrebe.

Društvo ima svoj pečat, koji je okruglog oblika, prečnika 4cm, sa tekstom po obodu:

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" TIVAT

Pečat je pisan latinicom.

Društvo ima svoj štambilj, koji je pravougaonog oblika, sa tekstom po gornjoj ivici

"SEA TRADE" DOO.

U sredini je oznaka «Broj», a pri dnu je oznaka Tivat, i crtica za upis datuma i riječ godina. Štambilj je pisan latinicom.

DJELATNOST DRUŠTVA

Čl.7

Djelatnost Društva obuhvata:

GRAĐEVINARSTVO

- 41.10 Razrada građevinskih projekata
- 41.20 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
- 42.11 Izgradnja puteva i autoputeva
- 42.12 Izgradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica
- 42.13 Izgradnja mostova i tunela
- 42.21 Izgradnja cjevovoda
- 42.22 Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova
- 42.91 Izgradnja hidro objekata
- 42.99 Izgradnja ostalih građevina, na drugom mjestu nepomenutih
- 43.11 Rušenje objekata
- 43.12 Pripremna gradilišta
- 43.13 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
- 43.21 Postavljanje električnih instalacija
- 43.22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, klimatizacionih sistema i sistema za grijanje
- 43.29 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu
- 43.31 Malterisanje
- 43.32 Ugradnja stolarije
- 43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga
- 43.34 Bojenje i zastakljivanje
- 43.39 Ostali završni radovi
- 43.91 Krovni radovi
- 43.99 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi

TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO; POPRAVKA MOTORNIM VOZILA I MOTOCIKALA

- 45.11 Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima
- 45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima
- 45.20 Održavanje i popravka motornih vozila
- 45.31 Trgovina na veliko djelovima i opremom za motorna vozila
- 45.32 Trgovina na malo djelovima i opremom za motorna vozila
- 45.40 Trgovina motociklima, djelovima i priborom, održavanje i popravka motocikala
- 46.11 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
- 46.12 Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija

- 46.13 Posredovanje u prodaji drvene građe i građevinskog materijala
- 46.14 Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona
- 46.15 Posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe
- 46.16 Posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, krzna, obuće i predmeta od kože
- 46.17 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
- 46.18 Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda
- 46.19 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
- 46.21 Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, sjemenjem i hranom za životinje
- 46.22 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama
- 46.23 Trgovina na veliko životinjama
- 46.24 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom
- 46.31 Trgovina na veliko voćem i povrćem
- 46.32 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
- 46.33 Trgovina na veliko mlječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima
- 46.34 Trgovina na veliko pićem
- 46.35 Trgovina na veliko, duvanskim proizvodima
- 46.36 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima
- 46.37 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaoom i začinima
- 46.38 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribe, ljuskare i mekušce
- 46.39 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duvanom
- 46.41 Trgovina na veliko tekstilom
- 46.42 Trgovina na veliko odjećom i obućom
- 46.43 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
- 46.44 Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje
- 46.45 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
- 46.46 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima
- 46.47 Trgovina na veliko namještajem, tepisima i opremom za osvjetljenje
- 46.48 Trgovina na veliko satovima i nakitom
- 46.49 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
- 46.51 Trgovina na veliko kompjuterima, kompjuterskom opremom i softverima
- 46.52 Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim djelovima i opremom
- 46.61 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i proborom
- 46.62 Trgovina na veliko alatnim mašinama
- 46.63 Trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama
- 46.64 Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivenje i pletenje
- 46.65 Trgovina na veliko kancelarijskim namještajem
- 46.66 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
- 46.69 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom
- 46.71 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
- 46.72 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
- 46.73 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
- 46.74 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grijanje
- 46.75 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
- 46.76 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
- 46.77 Trgovina na veliko otpacima i ostacima
- 46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko
- 47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duvanom
- 47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
- 47.21 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama

- 47.22 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama
- 47.23 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.24 Trgovina na malo hljebom, tjesteninama, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.25 Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.26 Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama
- 47.29 Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.30 Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.41 Trgovina na malo kompjuterima, perifernim jedinicama i softverom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.42 Trgovina na malo telekomunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.43 Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.51 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.52 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.53 Trgovina na malo tepisima, zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.54 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.59 Trgovina na malo namještajem, opremom za osvjetljavanje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.61 Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.62 Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.63 Trgovina na malo muzičkim i video zapisima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.64 Trgovina na malo sportskom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.65 Trgovina na malo igrama i gračkama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.71 Trgovina na malo odjećom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.72 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama
- 47.73 Trgovina na malo farmaceutskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama – apotekama
- 47.74 Trgovina na malo medicinskim i ortopedskim pomagalicama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.75 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.76 Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, đubrivima, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama
- 47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.78 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.79 Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama
- 47.81 Trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima na tezgama i pijacama
- 47.82 Trgovina na malo tekstilom, odjećom i obućom na tezgama i pijacama
- 47.89 Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama
- 47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta
- 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca

SAOBRAĆAJ I SKLADIŠTENJE

- 49.10 Željeznički prevoz putnika, međumjesni
- 49.20 Željeznički prevoz tereta
- 49.31 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika
- 49.32 Taksni prevoz
- 49.39 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju
- 49.41 Drumski prevoz tereta
- 49.42 Usluge preseljenja
- 49.50 Cjevovodni transport
- 50.10 Pomorski i priobalni prevoz putnika
- 50.20 Pomorski i priobalni prevoz tereta

- 50.30 Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima
- 50.40 Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima
- 51.10 Vazdušni prevoz putnika
- 51.21 Vazdušni prevoz tereta
- 51.22 Vasijski saobraćaj
- 52.10 Skladištenje
- 52.21 Uslužne djelatnosti u kompenom saobraćaju
- 52.22 Uslužne djelatnosti u vodenom saobraćaju
- 52.23 Uslužne djelatnosti u vazdušnom saobraćaju
- 52.24 Manipulacija teretom
- 52.29 Ostale prateće djelatnosti u saobraćaju
- 53.10 Poštanske aktivnosti
- 53.20 Ostale poštanske i kurirske aktivnosti

USLUGE SMJEŠTAJA I ISHRANE

55.10 Hoteli i sličan smještaj

- 55.20 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak
- 55.30 Djelatnost kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice
- 55.90 Ostali smještaj
- 56.10 Djelatnost restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata
- 56.21 Katering (dostava pripremljene hrane)
- 56.29 Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane
- 56.30 Usluge pripremanja i posluživanja pića

INFORMISANJE I KOMUNIKACIJE

- 58.11 Izdavanje knjiga
- 58.12 Izdavanje imenika i adresara
- 58.13 Izdavanje novina
- 58.14 Izdavanje časopisa i periodičnih izdanja
- 58.19 Ostala izdavačka djelatnost
- 58.21 Izdavanje kompjuterskih igara
- 58.29 Izdavanje ostalih softvera
- 59.11 Proizvodnja filmova, video-zapisa i televizijskog programa
- 59.12 Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, video-filmova i televizijskog programa
- 59.13 Distribucija filmova, video-filmova i televizijskog programa
- 59.14 Djelatnost prikazivanja filmova
- 59.20 Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike
- 60.10 Emitovanje radio-programa
- 60.20 Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa
- 61.10 Kablovske telekomunikacije
- 61.20 Bežične telekomunikacije
- 61.30 Satelitska telekomunikacija
- 61.90 Ostale telekomunikacione djelatnosti
- 62.01 Kompjutersko programiranje
- 62.02 Konsultantske djelatnosti u oblasti informacione tehnologije
- 62.03 Upravljanje kompjuterskom opremom
- 62.09 Ostale usluge informacione tehnologije
- 63.11 Obrada podataka, smještanje aplikacija i pružanje aplikativnih usluga i sl.
- 63.12 Uslužne internet stranice (web portal)

63.91 Djelatnost novinskih agencija

POSLOVANJE NEKRETNINAMA

68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina

68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima

68.31 Djelatnost agencija za nekretnine

68.32 Upravljanje nekretninama uz naknadu

STRUČNE, NAUČNE I TEHNIČKE DJELATNOSTI

69.10 Pravni poslovi

69.20 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi i poresko savjetovanje

70.10 Upravljanje privrednim subjektom

70.21 Djelatnost komunikacija i odnosa sa javnošću

70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem

71.11 Arhitektonska djelatnost

71.12 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

71.20 Tehničko ispitivanje i analize

72.11 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji

72.19 Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i inženjerskim naukama

72.20 Istraživanje i razvoj u društvenim i humanističkim naukama

73.11 Djelatnost reklamnih agencija

73.12 Medijsko predstavljanje

73.20 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja

74.10 Specijalizovane dizajnerske djelatnosti

74.20 Fotografske usluge

74.30 Prevođenje i usluge tumača

74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti

75.00 Veterinarska djelatnost

ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DJELATNOSTI

77.11 Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila

77.12 Iznajmljivanje i lizing kamiona

77.21 Iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport

77.22 Iznajmljivanje video-kaseta i kompakt-diskova

77.29 Iznajmljivanje i lizing ostalih predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu

77.31 Iznajmljivanje i lizing poljoprivrednih mašina i opreme

77.32 Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo

77.33 Iznajmljivanje i lizing kancelarijskih mašina i kancelarijske opreme (uključujući kompjutere)

77.34 Iznajmljivanje i lizing opreme za vodeni transport

77.35 Iznajmljivanje i lizing opreme za vazdušni transport

77.39 Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara

77.40 Lizing intelektualne svojine i sličnih proizvoda, izuzev autorskih prava

78.10 Djelatnost agencija za zapošljavanje

78.20 Djelatnost agencija za privremeno zapošljavanje

78.30 Ostalo ustupanje ljudskih resursa

79.11 Djelatnost putničkih agencija

79.12 Djelatnost tur-operatora

79.90 Ostale usluge rezervacije i djelatnosti povezane s njima

Pored aktivnosti navedenih u ovom članu, Društvo će se baviti i spoljnotrgovinskim prometom i to prometom roba i usluga za koje je registrovano u unutrašnjem prometu.

OSNOVNA DJELATNOST DRUŠTVA JE:

55.10 Hoteli i sličan smještaj

Djelatnosti Društva može da promjeni osnivač odlukom koja mora biti prijavljena u Centralni registar Privrednih subjekata Poreske uprave.

OSNIVAČI ODNOSNO ČLANOVI DRUŠTVA

(u daljem tekstu: vlasnici udjela u Društvu)

Čl.8

Vlasnici udjela u Društvu su:

- **RENAT ZADORIN, R**
pasoša: AC1423125
- **ALEXANDRA GLINEI**
14/57 , br.pasoša: 7
- **VALERY LITVAK, Iz**
21300499

OSNIVAČKI KAPITAL, VRSTE I VISINA ULOGA

Čl.9

Početni kapital DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU " SEA TRADE " TIVAT utvrđen je Ugovorom o osnivanju Društva i iznosi **10.000,00€** i sastoji se od novčanih uloga vlasnika udjela Društva.

Sticanjem udjela Osnivači postaju vlasnici udjela Društva.

Srazmjerno uplaćenom odnosno unijetom ulogu, a u odnosu na ukupan kapital, vlasnici udjela stiču udjele u Društvu koji procentualno iznose:

- **RENAT ZADORIN** **90%**
- **VALERY LITVAK** **5%**
- **ALEXANDRA GLINENKO** **5%**

Čl.10

Ako osnivač odluči da je Društvu potreban obrtni kapital, preko iznosa uplaćenog kapitala, sredstva će biti obezbijedena na sljedeći način i u sljedećem redosljedu:

- 1) iz neposredne dobiti,
- 2) iz kredita koje osnivač obezbijedi preko poslovne banke,
- 3) putem povećanja i uplate kapitala - dopunskom uplatom ili ulogom u stvarima

DIOBA DOBITI I NAČIN SNOŠENJA RIZIKA I POKRIĆE GUBITAKA UTVRĐIVANJA I RASPODJELA DOBITI

Čl.11

Bilans imovine i bilans uspjeha Društva, uključujući dio koji se odnosi na dobit za raspodjelu, utvrđuje se prema zakonima koji regulišu ovu oblast.

Dobit za raspodjelu, Društvo utvrđuje za svaku poslovnu godinu, najkasnije do 31. marta za prethodnu godinu.

Iz neto dobiti se izdvaja dio koji utvrđuje osnivač, u obavezni i posebni rezervni fond i u neraspoređenu dobit. Preostali iznos predstavlja dobit, koja pripada osnivaču.

Osnivač može odlučiti da dio dobiti za raspodjelu, na koju ima pravo reinvestira u razvoj Društva.

PRAVA I OBAVEZE OSNIVAČA

Čl.12

Osnivač Društva ima pravo ili obavezu da:

- 1) upravlja ili učestvuje u upravljanju Društvom;
- 2) učestvuje u raspodjeli dobiti;
- 3) učestvuje u raspodjeli imovine Društva po njegovom prestanku.

KONTROLA AKTIVNOSTI DRUŠTVA

Osnivač će u svako doba imati pravo da vrši uvid u djelatnost, pregleda prostorije i finansijsko poslovanje Društva.

Vođenje finansijske dokumentacije će se vršiti prema važećim zakonima i propisima Crne Gore u vezi sa svakim poslom i biće u svako razumno vrijeme dostupno osnivaču ili od njega ovlašćenim licima

Osnivač može odlučiti da poslove pregleda i revizije poslovanja Društva povjeri revizorskoj firmi, po svom izboru.

TROŠKOVI POSLOVANJA

Čl.13

Osnivač odgovara za obaveze Društva cjelokupnom svojom imovinom:

- 1) ako zloupotrijebi Društvo, da bi dostigao cilj koji je za njega zabranjen;
- 2) ako Društvo upotrijebi da bi oštetio povjerioce;
- 3) ako suprotno propisima, postupi sa imovinom Društva, kao da je u pitanju njegova lična imovina;

- 4) ako smanji imovinu Društva u svoju korist ili u korist drugog lica, a znao je ili je morao znati da Društvo neće biti u stanju da izmiri svoje obaveze prema trećim licima.

Troškovi poslovanja Društva biće za svaku godinu predviđeni i odobravani u finansijskom planu Društva za predmetnu poslovnu godinu. Na kraju svake poslovne godine, Društvo je dužno da u roku utvrđenom pravilima (Statutom) Društva i u skladu sa važećim propisima sastavi završi račun (bilans).

SNOŠENJE RIZIKA I POKRIVANJE GUBITAKA

Čl.14

Osnivač snosi rizik za poslovanje Društva do visine uloga koji je investirao za osnivanje Društva. Ako Društvo ima gubitak u poslovanju, osnivač može odlučiti da putem dopunske uplate pokrije gubitak koji je nastao.

Gubitak u poslovanju može se namiriti i putem smanjenja osnovnog kapitala Društva, o čemu odlučuje osnivač.

Gubici u poslovanju se mogu pokrivati i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

ODGOVORNOST ZA OBAVEZE

Čl.15

Društvo u pravnom prometu može da zaključuje ugovore i vrši druge poslove i radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti i u prometu istupa u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za tuđi račun i u tuđe ime i za tuđi račun.

Čl.16

Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom.

Osnivač ne odgovara za obaveze Društva, a snosi rizik u poslovanju Društva do visine svog osnivačkog uloga.

Osnivač odgovara za obaveze Društva u slučajevima i pod uslovima propisanim Zakonom o privrednim društvima.

Čl.17

ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE DRUŠTVA

Poslove zastupanja i predstavljanja Društva vrši izvršni direktor Marija Janković sa JMB:2710990217976 iz Podgorice, adresa ul.Radosava Burića 33, ovlašćena je da pojedinačno i neograničeno zastupa Društvo u pravnom prometu u zemlji i inostranstvu.

IZVRŠNI DIREKTOR DRUŠTVA

Izvršni direktor društva je izvršni organ. Djelokrug rada izvršnog direktora je da:

- odgovoran je za zakonitost Društva, u okviru svojih ovlašćenja

- upravlja imovinom Društva, u skladu sa zakonom i odlukom vlasnika udjela
- predlaže unutrašnju organizaciju Društva
- Donosi dokument o sistematizaciji radnih mjesta
- sklapa ugovore i preuzima druge pravne radnje u domaćoj i spoljnoj trgovinskoj razmjeni
- odlučuje o zapošljavanju lica u Društvo, zaključuje ugovoru o radu, odlučuje o disciplinskoj odgovornosti zaposlenih i drugim poslovima iz oblasti radnih odnosa u skladu sa zakonom,
- Obavlja druge poslove , predviđene zakonom i ovim statutom.
- Izvršni direktor treba da postupa sa pažnjom dobrog privrednika i vrši druge poslove po ovlašćenju osnivača Društva.

Pored poslova iz stava 1 ovog člana, izvršni direktor obavlja i druge poslove koji Zakonom, odlukom ili ovim statutom nijesu dati u djelokrug drugih organa društva.

Izvršni direktor društva se bira na period od četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora, s tim da može i prije vremena biti razriješen dužnosti na koju je postavljen.

Izvršni direktor društva istupa u ime i za račun društva.

IZBOR, OPOZIV I DJELOKRUG ORGANA DRUŠTVA

Čl.18

Osnivač, kao vlasnik Društva, na osnovu uloženog kapitala, upravlja cjelokupnim radom i poslovanjem Društva.

U slučaju da osnivač odredi da je za poslovanje neophodno, može formirati odbor direktora ili skupštinu društva.

Članovi skupštine kao i članovi odbora direktora, ne mogu biti lica koja su osuđivana za krivično djelo protiv privrede i službene dužnosti za koju su nastupile pravne posljedice osude, dok te posljedice traju.

Članove skupštine kao i članove odbora direktora, bira osnivač na neodređeno vrijeme, koje ne može biti duže od pet godina, sa mogućnošću ponovnog izbora.

Čl.19

Djelokrug osnivača je da:

- donosi statut i druga normativna akta,
- utvrđuje poslovnu politiku,
- usvaja godišnji obračun i izvještaje o poslovanju,
- odlučuje o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka,
- odlučuje o statusnim promjenama, promjeni oblika i prestanku društva,
- postavlja i razrješava izvršnog direktora,

- postavlja i razrješava članove odbora direktora i članove skupštine,
- daje smjernice za rad i poslovanje izvršnog direktora,
- odlučuje o poslovnoj saradnji sa drugim društvima,
- donosi investicione odluke,
- odlučuje o osnivanju novih društava,
- oslučuje o zastupanju društva u sudskim i drugim postupcima protiv članova uprave,
- obavlja druge poslove određene zakonom.

Čl.20

Ako donošenje odluke ne trpi odlaganje, osnivač može donijeti odluku i telefonskim putem, telegrafski, mailom ili putem telefaksa.

ZAPISNIK O RADU

Čl.21

U zapisnik o sjednicama osnivača se unose podaci i materijali koji su bili predmet rasprave na sjednici. Pored ovih podataka, u zapisnik se na zahtjev osnivača unose i drugi podaci.

Čl.22

Zapisnik o radu sa prethodne sjednice osnivača se usvaja na prvoj narednoj sjednici.

Čl.23

Izvršni direktor društva može u okviru svojih ovlašćenja dati drugome pismeno punomoćje za zastupanje Društva. Izvršni direktor društva, uz saglasnost osnivača, može određenom licu, specijalizovanom za određene poslove, dati prokuru, čiji obim, vrstu i sadržinu utvrđuje svojom odlukom.

Čl 24

Pored izvršnog direktora Društvo mogu zastupati i druga ovlašćena lica, o čemu odlučuje osnivač Društva.

REZERVE DRUŠTVA

Čl.25

Društvo na kraju svake poslovne godine, iz neto dobiti izdvaja dio koji utvrđuje osnivač, u obavezni i posebni rezervni fond.

OBAVEZNI I REZERVNI FOND

Čl.26

Društvo može imati obavezni i rezervni fond, o čemu odlučuje osnivač.

U obavezni rezervni fond, svake godine od dobiti se unosi najmanje 5%, dok fond ne dostigne najmanje 10% osnovnog kapitala.

Čl.27

Obavezni rezervni fond, dok se ne dostigne zakonom utvrđen najmanji iznos, upotrebljava se samo za pokrivanje gubitaka.

Čl.28

Ukoliko se obavezna rezerva Društva smanji ispod minimuma, koji je zakonom propisan (10% osnovnog kapitala), mora se dopuniti do propisanog iznosa.

POSEBNI REZERVNI FOND

Čl.29

Društvo može imati i posebne rezervne fondove, saglasno zakonu, o čemu odlučuje osnivač Društva.

STATUSNE PROMJENE I PROMJENE OBLIKA DRUŠTVA

STATUSNE PROMJENE

Čl.30

Društvo se može spojiti sa drugim društvom (spajanjem), podijeliti na dva ili više društva (podjela), ili promijeniti oblik (promjena oblika društva).

Spajanje, pripajanje ili podjela Društva, vrši se saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima.

Odluku o statusnim promjenama Društva donosi osnivač Društva.

NAČINI PROMJENE OBLIKA DRUŠTVA

Čl.31

Društvo može promijeniti oblik u drugi oblik ako ispunjava uslove o osnivanju oblika utvrđene Zakonom o privrednim društvima.

Čl.32

Odluku o promjeni oblika Društva donosi osnivač.

PRESTANAK DRUŠTVA

Čl.33

Društvo će poslovati sve dok postoje ekonomski i zakonski uslovi za obavljanje njegove djelatnosti, a može prestati sa poslovanjem samo na način i pod uslovima zakonom propisanim.

Društvo prestaje u sljedećim slučajevima:

- 1) ako mu je izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti, zbog toga što ne ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti, a u roku određenom u izrečenoj mjeri ne ispuni te uslove, odnosno ne promjeni djelatnost,
- 2) ako prestanu da postoje prirodni i drugi uslovi za obavljanje djelatnosti,
- 3) odlukom osnivača,
- 4) ako se pravosnažnom odlukom suda utvrdi ništavnost upisa u registar,
- 5) ako ne produži registraciju saglasno zakonu,
- 6) stečajem ili likvidacijom društva,
- 7) spajanjem sa drugim društvom ili podjelom,
- 8) u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA ČOVJEKOVE SREDINE

Čl.34

Osnivač, organi i radnici Društva su dužni da organizuju obavljanje djelatnosti na način kojim se osiguravaju bezbjednost na radu kao i da preduzimaju i sprovode potrebne mjere zaštite na radu i životne sredine u skladu sa republičkim zakonima koji regulišu ovu oblast.

Društvo i dijelovi Društva su dužni da obavljaju svoje djelatnosti, čuvaju vrijednost i obezbijeduju potrebne uslove za zaštitu i unaprijeđenje čovjekove sredine i da spriječavaju uzroke i otklanjaju posljedice koje ugrožavaju prirodne i radom stvorene vrijednosti životne sredine.

IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Čl.35

Izmjene i dopune statuta mogu se vršiti u postupku i na način kao i za njegovo donošenje, odnosno od strane osnivača, a u skladu sa Odlukom o osnivanju.

Ugovor ili Odluka se prijavljuje u Centralni registar Privrednih subjekata Poreske uprave.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a počinje da proizvodi pravno dejstvo od dana registrovanja Društva u Centralni registar Privrednih subjekata Poreske uprave.

NADLEŽNO PRAVO


Na sva pitanja koja se odnose na važenje, tumačenje ili izvršenje odredba ovog Statuta, primjenjivaće se važeći propisi u Crnoj Gori.

OSNIVAČI :

DANIJEL SEKULIĆ
po specijalnom punomoćju
za ZADORIN RENAT
Br.pasoša: AC1423125

DANIJEL SEKULIĆ
po specijalnom punomoćju
za ALEXANDRA GLINENKO
Br.pasoša: 72 3357744

DANIJEL SEKULIĆ
po specijalnom punomoćju
za VALERY LITVAK
Br.pasoša: 21300499



77 ДОВЕРЕННОСТЬ

Город Москва, шестнадцатого мая две тысячи восемнадцатого года.

Я, гр. Литвак Валерий, 28 марта 1963 года рождения, место рождения: СССР, гражданство: Государство Израиль, пол: мужской, паспорт гражданина Израля 21300499, документ выдан: г. Москва 14 февраля 2014 года, зарегистрирован по месту жительства по адресу: г. Москва, Госпитальный вал, д. 5, строение 12, кв. 32, (далее именуемый Доверитель), являясь учредителем с долей капитала 5% (пять) процентов в компании «СИ ТРЕЙД» («SEA TRADE») ООО КОТОР, ул. Пут Првоборца бб. Шкаляры, Котор Черногория, зарегистрированной в ЦРПС с номером 5-0393944, ИНН: 02669935,

настоящей доверенностью уполномочиваю:

Даниела Секулича из Подгорицы, Черногория, Аеродромска улица, („Поверенный“) от моего имени и за мой счет осуществлять следующие действия.

- подписать и подать форму PS02 в Центральный реестр хозяйствующих субъектов Черногории (далее в тексте ЦРПС), для того, чтобы Общество «СИ ТРЕЙД» («SEA TRADE») КОТОР, ИНН: 02669935 изменило Исполнительного директора и уполномоченного представителя (далее именуемое: Общество).

- подписать и предоставить новую редакцию текста Устава Общества в ЦРПС;

- подписать и подать Решение о назначении и увольнении исполнительного директора и Решение о назначении и увольнении уполномоченного представителя в ЦРПС;

- подписать и подать решение об изменении местонахождения, адреса для получения официальной почты и адреса основного места деятельности Общества в ЦРПС;

- провести всю процедуру для Общества в ЦРПС, и после регистрации получить решение об оформлении/ регистрации;

- получить печать зарегистрированного Общества.

Доверенность выдана сроком на пять лет, с правом передоверия полномочий по настоящей доверенности другим лицам.

Содержание статей 185-189 Гражданского кодекса Российской Федерации мне разъяснены.

Текст настоящей доверенности соответствует моим действительным намерениям. Мне понятны разъяснения нотариуса о правовых последствиях выдачи доверенности.

Информация, установленная нотариусом с моих слов, внесена в текст сделки верно.

Содержание настоящей доверенности доверителю зачитано вслух.

доверитель М.Валерий Литвак

Российская Федерация

Город Москва

Шестнадцатого мая две тысячи восемнадцатого года

Настоящая доверенность удостоверена мной, Король Викторией Алексеевной, нотариусом города Москвы.

Содержание доверенности соответствует волеизъявлению лица, выдавшего доверенность.


Доверенность подписана в моем присутствии.

Личность подписавшего доверенность установлена, его дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре: № 08/82-н/77-2018-8-3794.

Взыскано государственной пошлины (платарифу): 200 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1200 руб. 00 коп.



В.А. Король

Ja, NOTAR, **Tanja Čepić**, sa sjedištem u Podgorici, Ulica Njegoševa 3/II, potvrđujem da je ovo prepis izvorne isprave: KOPIJE PUNOMOĆJA.

Izvorna isprava ispisana je i ima 1 stranicu.

Izvornu ispravu je notar predočila stranka DANIJEL SEKULIĆ, Podgorica, (Pasoš br. J39BA5702 PJ Podgorica).

Naknada za rad notara za ovjeru po tarifnom broju 7 NT u iznosu od 2,50 € sa PDV-om od 0,53 €, što predstavlja ukupno 3,03 €, naplaćena je.


CRNA GORA

OVP-2272/2018

U Podgorici, 07.06.2018. godine

TANJA ČEPIĆ

PODGORICA





PREVOD SA RUSKOG JEZIKA

77 A B 7301953

PUNOMOĆJE

Moskva, šesnaestog maja dvije hiljade osamnaeste godine

Ja, **Litvak Valerij (Литвак Валерий** na ruskom, prim. prev.), rođen 28. marta 1963. godine, mjesto rođenja: SSSR, državljanin Države Izrael, muškog pola, pasoš državljanina Izraela 21300499, dokument je izdat u Moskvi 14. februara 2014. godine, prebivalište prijavljeno na adresi: Moskva, Hospitalnij val 5, objekat 12, stan 32, (u daljem tekstu Davalac punomoćja), budući da sam osnivač sa udjelom kapitala 5% (pet) procenata u kompaniji "SI TREJD" ("SEA TRADE) KOTOR DOO, ul. Put prvoborca bb, Škaljari, Kotor, Crna Gora, registrovanoj u CRPS pod brojem 5-0393944, PIB: 02669935, ovim punomoćjem ovlašćujem:

Danijela Sekulića iz Podgorice, Crna Gora, Aerodromska ulica [redacted] "Punomoćnik") da u moje ime i za moj račun vrši sledeće radnje:

- potpiše i preda obrazac PS02 u Centralni registar privrednih subjekata Crne Gore (u daljem tekstu CRPS), kako bi Društvo "SEA TRADE" KOTOR, PIB: 02669935 promijenilo Izvršnog direktora i ovlašćenog zastupnika (u daljem tekstu: Društvo);
- potpiše i preda novu verziju teksta Statuta Društva u CRPS;
- potpiše i dostavi Odluku o postavljanju i razrješenju izvršnog direktora i Odluku o imenovanju i razrješenju ovlašćenog zastupnika u CRPS;
- potpiše i preda rješenje o promjeni sjedišta, adrese za prijem službene pošte i adrese glavnog mjesta poslovanja Društva u CRPS;
- sprovede cijelu proceduru za Društvo u CRPS, i da poslije registracije preuzme rješenje o upisu/registraciji;
- preuzme pečat registrovanog Društva.

Punomoćje je izdato na rok od pet godina, sa pravom prenosa ovlašćenja iz ovog punomoćja na druga lica.

Razjašnjen mi je sadržaj članova 185-189 Građanskog zakonika Ruske Federacije.

Tekst ovog punomoćja odgovara mojim stvarnim namjerama. Razumijem pojašnjenja notara o pravnim posljedicama davanja punomoćja.

Informacije koje je notar ustanovio na osnovu mog iskaza, tačno su unesene u tekst pravnog posla.

Sadržaj ovog punomoćja davaocu punomoćja je pročitano naglas.

davalac punomoćja Litvak Valerij (svojeručan potpis, prim. prev.)

Ruska Federacija

Moskva

Šesnaestog maja dvije hiljade osamnaeste godine

Ovo punomoćje sam ovjerila ja, Korolj Viktorija Aleksejevna, notar grada Moskve.

Sadržaj punomoćja odgovara izjavi volje lica koje je dalo punomoćje.

Punomoćje je potpisano u mom prisustvu.

Identitet potpisnika punomoćja je utvrđen, njegova radna sposobnost provjerena.

Zavedeno u registru: br. **08/82-Н/77-2018-8-3794**.


Naplaćena državna taksa (prema tarifi): 200 rub. 00. kopejki

Plaćeno za pružanje usluga pravnog i tehničkog karaktera: 1200 rub. 00 kop.

V. A. Korolj

/okrugli pečat sa tekstem: A. V. KOROLJ, NOTARSKI OKRUG MOSKVA/

/svojeručan potpis, prim. prev./




ТУМАС
Tatjana Jovović

za ruski jezik, postavljena u Crnoj Gori Rješenjem ministra pravde broj: 03-745-1976/17 od 29. septembra 2017. godine, na vrijeme od pet godina, potvrđuje da je ovaj prevod vjeran originalu.

Troškovi prevoda iznose _____ €

U Podgorici, dana 23. 05. 2018



Potpis



Tatjana Jovović
ПЕРЕВОДЧИК
РУССКОГО ЯЗЫКА

Татьяна Йовович
ПЕРЕВОДЧИК

русского языка, назначенная в Черногории в соответствии с Решением министра юстиции № 03-745-1976/17 от «29» сентября 2017 года, сроком на пять лет, подтверждает, что данный перевод соответствует оригиналу.

Стоимость перевода составляет _____ €


В Подгорице, дата: _____

ПечатьПодпись

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Өлкө..... *Кыргыз Республикасы*
Ушул расмий документ
2. кол коюлду (фамилиясы) *Макирова А.К.*
3. катарында чыккан *жеке нотариус*
4. мөөр/штамп менен күбөлөндүрүлгөн (мекеменин аталышы) *Биримчи иди нотариус*
нотариусдук атамас
күбөлөндүрүлдү
5. *Бишкек шаары*
6. (датасы) *21.05.2018-ж.*
7. (күбөлөндүргөн органдын аталышы).....
Чүй-Бишкек шаарынын Биримчи иди нотариус
8. № .. *2767*
9. мөөрү/.....
10. колу .. *О.К. Софонов*





PREVOD SA RUSKOG JEZIKA

PUNOMOĆJE

grad Biškek, ul. Abrahamova 166, kab. 55,
Osamnaestog maja dvije hiljade osamnaeste godine
/Grb Kirgiske Republike/ KIRGISKA REPUBLIKA

Ja, državljanin Kirgiske Republike **Zadorin Renat Mithatovič**, rođen 12. 02. 1966. godine, lična karta serije AN 1998883, izdata od strane IIM (Ministarstva unutrašnjih poslova) 50-55 dana 22. 10. 2010. godine, pasoš serije AC 1423125, izdat od strane GAIRT (Državne agencije za informacione resurse i tehnologije) dana 22. 10. 2010. godine, prijavljen na adresi: Kirgiska Republika, Biškek, 3. mikrorajon, zgrada 7. stan 4, osnivač sa udjelom kapitala 90% u kompaniji „**SEA TRADE**“ **DOO KOTOR**, ul. Put prvoborca bb, Škaljari, Kotor, Crna Gora, registrovanoj u CRPS pod brojem 5-0393944, PIB: 02669935; (dalje u tekstu Društvo);

ovim punomoćjem ovlašćujem državljanina Republike Crne Gore **Danijela Sekulića (DANIJEL SEKULIĆ)**, rođenog 04. 10. 1983. godine, pasoš serije J39BA5702, izdat od strane PJ Podgorica, datum izdavanja 16. 02. 2010. godine, nastanjen na adresi: ulica Aerodromska, Podgorica, Crna Gora,

da zastupa mene i moje interese kao osnivača pred državnim i nedržavnim organima, organizacijama i ustanovama Republike Crne Gore, da u moje ime potpiše i preda obrazac PSO2 u Centralni registar privrednih subjekata (dalje u tekstu CRPS) kako bi Društvo izvršilo promjenu Izvršnog direktora i ovlašćenog zastupnika, adresu za prijem službene pošte i adresu glavnog mjesta poslovanja Društva; da u moje ime potpiše i preda revidirani tekst Statuta Društva u CRPS; da u moje ime potpiše i preda u CRPS Odluku o imenovanju i razrješenju izvršnog direktora i Odluku o imenovanju i razrješenju ovlašćenog zastupnika; da u moje ime potpiše i preda odluku o promjeni sjedišta, adrese za prijem službene pošte i adrese glavnog mjesta poslovanja Društva, da sprovede kompletnu proceduru za Društvo u CRPS, i da poslije registracije preuzme odluku o upisu/registraciji; da vrši sva neophodna plaćanja, kao i da obavlja sve druge radnje i formalnosti u vezi sa izvršenjem ovog naloga.

Ovlašćenja iz ovog punomoćja **ne mogu biti** predata drugim licima.
Punomoćje je izdato na rok od **tri godine**.

Potpis Zadorin Zadorin Renat Mithatovič /svojeručan potpis/

18. maja 2018. godine ovo punomoćje sam ovjerila ja, Šakirova Asel Kenenbekovna, privatni notar Prvomajskog notarskog okruga u Biškeku, Kirgiska Republika. Licenca МЮ КП № 670 од 04. 06. 2014. godine.

Punomoćje je u mom prisustvu potpisao **Zadorin Renat Mithatovič**. Njegov identitet je potvrđen, radna i pravna sposobnost su provjerene.

Zavedeno u registru pod br. 2234 /Okrugli pečat notara/
Naplaćena državna taksa (nečitko, prim. prev.)
Notar /svojeručan potpis/

/Sastavni dio ovog punomoćja je i apostil na kirgiskom jeziku, na kome je pod tačkom 6. evidentan datum 21. 05. 2018, a pod tačkom 8. br. 2766, prim. prev./



TUMAČ
Tatjana Jovović

za ruski jezik, postavljena u Crnoj Gori Rješenjem ministra pravde broj: 03-745-1976/17 od 29. septembra 2017. godine, na vrijeme od pet godina, potvrđuje da je ovaj prevod vjeran originalu.

Troškovi prevoda iznose _____ €

U Podgorici, dana 28. 05. 2018.


Potpis

TUMAČ
PEREVOĐNIK RUSKOG JEZIKA
PEČAT
Tatjana
Jovović

Татьяна Йозович
ПЕРЕВОДЧИК

Русского языка, назначенная в Черногории в соответствии с Решением министра юстиции № 03-745-1976/17 от «29» сентября 2017 года, сроком на пять лет, подтверждает, что данный перевод соответствует оригиналу.

Стоимость перевода составляет _____ €

В Подгорице, дата: _____

ПечатьПодпись

U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima Crne Gore ("Sl. list RCG", br. 06/02 od 08.02.2002, "Sl. list CG", br. 17/07 od 31.12.2007, 80/08 od 26.12.2008, 40/10 od 22.07.2010, 73/10 od 10.12.2010, 36/11 od 27.07.2011, 40/11 od 08.08.2011) i Statuta " **SEA TRADE** " društvo sa ograničenom odgovornošću, PIB: **02669935** (u daljem tekstu: Društvo), osnivači RENAT ZADORIN, Republika Kirgizija, br. pasoša: AC1423125, ALEXANDRA GLINENKO, Ruska Federacija, br. pasoša: 72 3357744, VALERY LITVAK, Izrael, br.pasoša: 21300499, preko punomoćnika Danijela Sekulića sa na 07.06.2018. godine, donose

ODLUKU

o promjeni ovlašćenja izvršnog direktora Društva

Član 1.

Marija Janković sa iz Podgorice, adresa ul.Radosava Burića 33, obavlja funkciju izvršnog direktora Društva.

Član 2.

Izvršni direktor iz ove Odluke ima pravo da pojedinačno zastupa Društvo u svim pravnim poslovima u unutrašnjem i spoljno-trgovinskom prometu bez ograničenja.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

OSNIVAČI :

DANIJEL SEKULIĆ
po specijalnom punomoćju
za ZADORIN RENAT
Br.pasoša: AC1423125

DANIJEL SEKULIĆ
po specijalnom punomoćju
za ALEXANDRA GLINENKO
Br.pasoša: 72 3357744

DANIJEL SEKULIĆ
po specijalnom punomoćju
za VALERY LITVAK
Br.pasoša: 21300499



PREVOD SA RUSKOG JEZIKA

77 A B 5409454

PUNOMOĆJE

Moskva, sedamnaestog maja dvije hiljade osamnaeste godine

Ja, Glinenko Aleksandra Viktorovna (Глиненко Александра Викторовна na ruskom, prim. prev.), rođena 02. oktobra 1989. godine u ROSTOVU NA DONU, državljanka Ruske Federacije, ženskog pola, lična karta državljanina Ruske Federacije 45 12 928358, izdata od ODJELJENJA UFMS (Uprave Federalne migracione službe) RUSIJE ZA MOSKVVU, REJON JUŽNO TUŠINO 14. februara 2013. godine, šifra sektora: 770-099, prijavljena na adresi: Rusija, Moskva, ulica Maršala Konjeva 14 (četnaest), stan 57 (pedest sedam), pasoš državljanina Ruske Federacije koji identifikuje državljanina Ruske Federacije izvan granica Ruske Federacije br. 72 3357744, izdat 02. marta 2013. godine od strane FMS 77001, rok važenja ističe 02. marta 2023. godine (u daljem tekstu Davalac punomoćja), budući da sam osnivač sa udjelom kapitala 5% (pet) procenata u kompaniji "SI TREJD" ("SEA TRADE) KOTOR DOO, ul. Put prvoborca bb, Škaljari, Kotor, Crna Gora, registrovanoj u CRPS pod brojem 5-0393944, PIB: 02669935, ovim punomoćjem ovlašćujem:

Danijela Sekulića iz Podgorice, Crna Gora, Aerodromska ulica,
("Punomoćnik") da u moje ime i za moj račun vrši sljedeće radnje:

- potpiše i preda obrazac PS02 u Centralni registar privrednih subjekata Crne Gore (u daljem tekstu CRPS), kako bi "SEA TRADE" KOTOR, PIB: 02669935 izvršilo promjenu Izvršnog direktora i ovlašćenog zastupnika, adresu za prijem službene pošte i adresu glavnog mjesta poslovanja Društva;
- potpiše i preda novu verziju teksta Statuta Društva u CRPS;
- potpiše i dostavi Odluku o imenovanju i razrješenju izvršnog direktora i Odluku o imenovanju i razrješenju ovlašćenog zastupnika u CRPS;
- potpiše i dostavi odluku o promjeni sjedišta, adrese za prijem službene pošte i adrese glavnog mjesta poslovanja Društva u CRPS;
- sprovede cjelokupnu proceduru za Društvo u CRPS, i da poslije registracije preuzme rješenje o upisu/registraciji;
- preuzme pečat registrovanog Društva;

Punomoćje je izdato na rok od pet godina, sa pravom prenosa ovlašćenja iz ovog punomoćja na druga lica.

Razjašnjen mi je sadržaj članova 185-189 Građanskog zakonika Ruske Federacije.

Tekst ovog punomoćja odgovara mojim stvarnim namjerama. Razumijem pojašnjenja notara o pravnim posljedicama davanja punomoćja.

Informacije koje je notar ustanovio na osnovu

(Kraj strane originala)

77 A B 5409455

mog iskaza, tačno su unesene u tekst pravnog posla.

Sadržaj ovog punomoćja davaocu punomoćja je pročitao naglas.

Davalac punomoćja Glinenko Aleksandra Viktorovna (svojeručan potpis, prim. prev.)

Ruska Federacija

Moskva

Sedamnaestog maja dvije hiljade osamnaeste godine

Ovo punomoćje sam ovjerila ja, Kondrušina Ljudmila Vladimirovna, privremeni vršilac dužnosti notara grada Moskve Luščikove Irine Anatoljevne.

Sadržaj punomoćja odgovara izjavi volje lica koje je dalo punomoćje.



PREVOD SA RUSKOG JEZIKA

Notaristički zapisnik punomoćja je utvrđen, njegova radna sposobnost provjerena.

Zavedeno u registru: br. 77/334-H/77-2018-13-102.

Naplaćena državna taksa (prema tarifi): 200 rub. 00. kopejki

Plaćeno za pružanje usluga pravnog i tehničkog karaktera: 1200 rub. 00 kop.

L. V. Kondrušina

/okrugli pečat sa tekstem: NOTAR I. A. LUŠCIKOVA. NOTARSKI OKRUG MOSKVA//svojeručan potpis, prim. prev./

/okrugli pečat sa tekstem: NOTAR I. A. LUŠCIKOVA. NOTARSKI OKRUG MOSKVA, prošiven plavom trakom i sa nalijepljenim crvenim žigom/

Ukupno prošiveno, numerisano i ovjereno pečatom 2 lista.

Potpis privremenog vršioca dužnosti notara, svoj. potpis - prim. prev.

T-J



TUMAČ
Tatjana Jovović

za ruski jezik, postavljena u Crnoj Gori Rješenjem ministra pravde broj: 03-745-1976/17 od 29. septembra 2017. godine, na vrijeme od pet godina, potvrđuje da je ovaj prevod vjeran originalu.

Трошак превода износи _____ €

23.05.2018. 

Подпись

Tatjana Jovović
Татьяна Йовович
ПЕРЕВОДЧИК

русского языка, назначенная в Черногории в соответствии с Решением Министра Правды на 03-745-1976/17 от «29» сентября 2017 года, сроком на пять лет, подтверждает, что данный перевод соответствует оригиналу.

Стоимость перевода составляет _____ €

В Подгорице, дата: _____

Печать Подпись



77 A B 5409454

PUNOMOĆJE

Grad Moskva, sedamnaestog maja dvije hiljade osamnaeste godine

Ja Glinenko Alexandra Viktorovna, rođena 02. oktobra 1989. godine u ROSTOVU NA DONU, državljanstvo: Ruske Federacije, pol: ženski, lična karta državljanina Ruske Federacije broj 45 12 928358, izdata od ODJELJENJA UFMS RUSIJE ZA GRAD MOSKVU, REJON JUŽNO TUŠINO dana 14. februara 2013. godine, šifra sektora; 770-099, prijavljena na adresi: Rusija, grad Moskva, ulica Maršala Konjeva, broj 14 (četnaest), stan 57 (pedeset sedam), pasoš državljanina Ruske Federacije br. 72 3357744, izdat 02. marta 2013. godine od FMS 77001, sa rokom važnosti do 02. marta 2023. godine (u daljem tekstu: Davalac punomoćja), osnivač sa udjelom od 5% (pet) u kompaniji „SEA TRADE“ d.o.o. KOTOR, Crna Gora, ul. Put Prvoborca bb, Škaljari, Kotor, Crna Gora, registrovane kod CRPS pod brojem 5-0393944, sa PIB-om 02669935, ovim punomoćjem ovlašćujem:

Danijela Sekulića iz Podgorice, Crna Gora, ulica Aerodromska bb, sa IMBG:

može u moje ime i za moj račun da:

- potpiše i preda obrazac PS02 Centralnom Registru Privrednih subjekata, Crne Gore (u daljem tekstu CRPS) kako bi „SEA

ДОВЕРЕННОСТЬ

Город Москва, семнадцатого мая две тысячи восемнадцатого года.

Я, гр. Глиненко Александра Викторовна, дата рождения: 02 октября 1989 года, место рождения: ГОР. РОСТОВ-НА-ДОНУ, гражданство: Российская Федерация, пол: женский, паспорт гражданина Российской Федерации 45 12 928358, выданный ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ ЮЖНОЕ ТУШИНО 14 февраля 2013 года, код подразделения: 770-099, зарегистрированная по адресу: Россия, город Москва, улица Маршала Конева, дом 14 (четырнадцать), квартира 57 (пятьдесят семь), паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации № 72 3357744, выданный 02 марта 2013 года ФМС 77001, дата окончания срока: 02 марта 2023 года (далее именуемая Доверитель), являясь учредителем с долей капитала 5% (пять) процентов в компании «СИ ТРЕЙД» («SEA TRADE») ООО, KOTOR, ул. Пут Првоборца bb, Шкаляры, Котор Черногория, зарегистрированной в ЦРПС с номером 5-0393944, ИНН: 02669935, настоящей доверенностью уполномочиваю:

Данисла Секулича из Подгорицы, Черногория, Aerodromska улица, ИНН: 0410983210280, („Поверенный“) от моего имени и за мой счет осуществлять следующие действия:

г. Моск-

TRADE" KOTOR, PIB-om 02669935 izvršib promjenu izvršnog direktora i ovlašćenog zastupnika, sjedišta adrese za prijem službene pošte i adrese glavnog mjesta poslovanja Društva

- potpiše i preda prečišćeni tekst Statuta društva u CRPS ;
- potpiše i preda Odluku o imenovanju i razrešenju izvršnog direktora i Odluku o imenovanju i razrešenju ovlašćenog zastupnika u CRPS
- potpisati i dostaviti odluku o promjeni sjedišta, adrese za dobijanje službene pošte i adrese sjedišta Društva za obavljanje osnovne djelatnosti u CRPS;
- sprovede cjelokupnu proceduru za Društvo u CRPS, kao i da po izvršenoj registraciji preuzme riješenje o upisu/registraciji;
- preuzeti pečat registrovanog Društva.

Ovo punomoćje važi pet godina, sa pravom ustupanja ovlašćenja po ovom punomoćju na druga lica.

Sadržaj članaka 185-189 Građanskog zakonika Ruske Federacije mi je pojašnjen.

Tekst ovog punomoćja odgovara mojim namjerama. Shvatila sam pojašnjenja notara o pravnim posljedicama punomoćja.

Informacije koje je notar ustanovio na osnovu

- подписать и подать форму PS02 в Центральный реестр хозяйствующих субъектов Черногории (далее в тексте ЦРПС), для того, чтобы Общество «СИ ТРЕЙД», КОТОР, ИНН: 02669935, изменило Исполнительного директора и уполномоченного представителя, адрес для получения официальной почты и адрес основного места деятельности Общества;
- подписать и предоставить новую редакцию текста Устава Общества в ЦРПС;
- подписать и подать Решение о назначении и увольнении исполнительного директора и Решение о назначении и увольнении уполномоченного представителя в ЦРПС;
- подписать и подать решение об изменении местонахождения, адреса для получения официальной почты и адреса основного места деятельности Общества в ЦРПС;
- провести всю процедуру для Общества в ЦРПС, и после регистрации получить решение об оформлении/ регистрации;
- получить печать зарегистрированного Общества;

Доверенность выдана сроком на пять лет, с правом на передоверие полномочий по настоящей доверенности другим лицам.

Содержание статей 185-189 Гражданского кодекса Российской

77 А В 5409455

mojeg iskaza unesene su u tekst pravnog
posla vjerno. Sadržaj ovog punomoćja
davaocu punomoćja je pročitan na glas.

Федерации мне разъяснены.

Текст настоящей доверенности
соответствует моим действительным
намерениям. Мне понятны разъяснения
нотариуса о правовых последствиях выдачи
доверенности.

Информация, установленная
нотариусом с моих слов, внесена в текст
сделки верно.

Содержание настоящей доверенности
доверителю зачитано вслух.

Доверитель/ Davačac punomoćja

Тимченко Александра Викторовна

Российская Федерация

88-

Город Москва

Семнадцатого мая две тысячи восемнадцатого года

Настоящая доверенность удостоверена мной, Кондрушиной Людмилой Владимировной,
временной исполняющей обязанности нотариуса города Москвы Лушиковой Ирины
Анатольевны.

Содержание доверенности соответствует волеизъявлению лица, выдавшего
доверенность.

Доверенность подписана в моем присутствии.

Личность подписавшего доверенность установлена, его дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре: № 771334-н/77-2018-13-102.


Взыскано по тарифу: 200 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1200 руб.00 коп.



[Handwritten signature]

Л.В. Кондрушина



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 2 листов.

ВРИО *Молдыр-Уса*

Ja, NOTAR, **Tanja Čepić**, sa sjedištem u Podgorici, Ulica Njegoševa 3/II, potvrđujem da je ovo prepis izvorne isprave: KOPIJE PUNOMOĆJA.

Izvorna isprava ispisana je i ima 4 stranice.

Izvornu ispravu je notaru predočila stranka DANIJEL SEKULIĆ, Podgorica, (Pasoš br. J39BA5702 PJ Podgorica).

Naknada za rad notara za ovjeru po tarifnom broju 7 NT u iznosu od 3,75 €, i troškovi u iznosu od 1,00 € sa PDV-om od 1,00 €, što predstavlja ukupno 5,75 €, naplaćena je.

CRNA GORA


OVP-2271/2018
U Podgorici, 07.06.2018. godine

NOTAR
TANJA ČEPIĆ

PODGORICA

CRNA GORA
PODGORICA

Notar
Tanja Čepić





**CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA**

Broj: 5 - 0393944 / 012

U Podgorici, dana 17.01.2018.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11), rješavajući po prijavi za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" KOTOR, broj 259592 podnijetoj dana 16.01.2018 u 12:19:02, preko

Ime i prezime: ANASTASIYA LASHMANOVA

donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" KOTOR - registarski broj 5 - 0393944, PIB 02669935 , i to:

Adresa osnivača i ovlaštenog zastupnika ALEXANDRA GLINENKO

Briše se:

Registruje se - upisuje se:

Adresa osnivača i ovlaštenog zastupnika VALERY LITVAK

Registruje se - upisuje se:

Obrazloženje

Podnosilac je dana 16.01.2018 u 12:19:02 podnio prijavu za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću SEA TRADE. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je članom 87 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11).

Priznao: [Signature]
19.01.2018

Sam. savjetnik III

Enis Huremović

M.P.

NAČELNICA

Dusanka Vujisić

Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8,00 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa 832-3161-26-Administrativna taksa.



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 259592

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je ANASTASIYA LASHMANOVA dostavio-la dokument za Promjena društva sa ograničenom odgovornošću – DOO - SEA TRADE - DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU iz KOTOR, registarski broj:50393944 sa sljedećim prilogima:

Obaveštenje.

Kopija pasoša

Dokaz o uplaćenju naknadi za objavljivanje podataka u "Službenom listu Crne Gore"

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Obrazac

Datum prijema dokumentacije: 16.1.2018. god.

Podnosilac prijave

Dokument primio/la

Katarina Kasalica, Samostalna referentkinja

M.P.

Kasalica

Uputstvo za praćenje prijave: Prijava se može pratiti putem sajta www.crps.me odabirom stavke menija PRETRAGA REGISTRA, zatim PRETRAGA PREDMETA. U ponuđena polja unijeti broj predmeta i datum prijema dokumentacije i kliknuti dugme TRAŽI. Ukoliko je prikazan status **OBRAĐEN** rješenje se može preuzeti. Broj kontakt telefona CRPS-a: +38220230858.



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0393944 / 011

PIB: 02669935

Datum registracije: 12.07.2007.

Datum promjene podataka: 22.12.2016.

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" KOTOR

Broj važeće registracije: /011

Skraćeni naziv: SEA TRADE

Telefon:

eMail:

Datum zaključivanja ugovora: 04.07.2007.

Datum donošenja Statuta: 04.07.2007. Datum promjene Statuta: 20.12.2016.

Adresa glavnog mjesta poslovanja: PUT PRVOBORCA BB ŠKALJARI KOTOR

Adresa za prijem službene pošte: PUT PRVOBORCA BB ŠKALJARI KOTOR

Adresa sjedišta: PUT PRVOBORCA BB ŠKALJARI KOTOR

Pretežna djelatnost: 5510 Hoteli i sličan smještaj

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA

Oblik svojine: Privatna

Porijeklo kapitala: Strani

Upisani kapital: 10.000,00Euro (Novčani 10.000,00Euro, nenovčani 0,00Euro)

OSNIVAČI:

ALEXANDRA GLINENKO 72 3357744

Uloga: Osnivač

Udio: 5%

A

VALERY LITVAK 21300499

Uloga: Osnivač

Udio: 5%

RENAT ZADORIN AC1423125

Uloga: Osnivač

Udio: 90%

LICA U DRUŠTVU:

VALERY LITVAK 21300499

Adresa: IZRAEL

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

ANASTASIYA LASHMANOVA FB400908

Adresa:

Uloga:

Ovlašće

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

ANASTASIYA LASHMANOVA FB4000908

Adresa:

Uloga:

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

ALEXANDRA GLINENKO 72 3357744

Adresa:

Uloga:

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

RENAT ZADORIN AC1423125

Adresa:

Uloga:

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

Izdato: 16.01.2018 godine u 12:24h

MP

NAČELNICA

Dušanka Vujisić

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Zastupnika Punomoćnika

JMB: FB400908

Država: UKRAINA

Ime i prezime: ANASTASIYA LASHMANOVA

Opština: KIJEV

Telefon:

e-mail:

 Označiti podatak koji se mijenjaPROMJENA PODATAKA

Privredni subjekt

Matični broj: 02669935

Registarski broj: 5-0393944

Puni naziv: SEA TRADE DOO KOTOR

1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

 OD KD AD DOO NVO Ustanova Zadruga Ostali

1.2. Puni naziv:

SEA TRADE DOO KOTOR

*ukoliko je promjen puni naziv izvršite se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv:

SEA TRADE DOO KOTOR

1.4. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

15.01.2018

1.5. Podaci o Ugovoru / odluci
o osnivanju:

Datum zaključenja/donošenja:

15.01.2018

2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opština

KOTOR

2.2. Mjesto:

ŠKALJARI

2.3. Ulica:

PUT PRVOBORCA BB

2.4. Broj:

3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država

CRNA GORA

3.2. Opština

KOTOR

3.3. Mjesto:

ŠKALJARI

3.4. Ulica:

PUT PRVOBORCA BB

3.5. Broj:

4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine

*ukoliko je označena promjena opštine izvršite se i preregistracija u Poreskom registru

4.2. Opština

KOTOR

4.3. Mjesto:

ŠKALJARI


4.4. Ulica:

PUT PRVOBORCA BB

Broj:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
- Upravni odbor
- Skupština
- Drugo

 *upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

X 12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak
- Imenuje se
- Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor
- Predsjednik organa upravljanja
- Član odbora direktora
- Član organa upravljanja
- Član upravnog odbora
- Sekretar društva
- Ovlašćeni zastupnik
- Revizor
- Drugo

 * upisati status

12.2. JMB: *za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:


12.4. Adresa:
 Držav: _____
 Opština: _____
 Ulica: _____
 12.5. Ovlašćen: ne

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje
 Pojedinačno Kolektivno
 Upisati sa kim ako je kolektivno:
 Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva


*upisati ako je drugačije od ponudnog


Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis: 

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:





9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

 Povećanje Smanjenje

Osnovni kapital:

	Prije promjene	Iznos promjene	Nakon promjene
Ukupno (novčani+nenovčani):	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
<input type="checkbox"/> novčani – iznos:	€	€	€
<input type="checkbox"/> nenovčani – iznos:	€	€	€

X 10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

Prestanak Regstruje se Mijenja se udio

10.1. Status:

Osnivač Član DOO Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

**OBAVJEŠTENJE O
PROMJENI ADRESE**

*upisati status

10.2. MB / JMB:

72 3357744

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša
za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

10.3. Naziv / Ime i prezime:

ALEXANDRA GLINENKO

10.4. Sjedište / Adresa:

Država

Opština

Ulica:

10.5. Udio

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA**VRSTA PROMJENE**

- Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora
 Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

21300499

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

VALERY LITVAK

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

Povećanje
 Smanjenje

Osnovni kapital:	Prije promjene	Iznos promjene	Nakon promjene
Ukupno (novčani+nenovčani):	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
<input type="checkbox"/> novčani – iznos:	€	€	€
<input type="checkbox"/> nenovčani – iznos:	€	€	€

10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

Prestanak Regstruje se Mijenja se udio

10.1. Status:

Osnivač Član DOO Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

OBAVJEŠTENJE O PROMJENI ADRESE

*upisati status

10.2. MB / JMB:

21300499

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša
za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

10.3. Naziv / Ime i prezime:

VALERY LITVAK

10.4. Sjedište / Adresa:

Država

Opština

Ulica:

10.5. Udio

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:




SEA TRADE D.O.O

KOTOR

Tel: 067/871-113
Fax: 032/325-381

Adresa:	Put Prvoborca bb, Škaljari 85330 Kotor
Šifra djelatnosti:	55110
PIB	02669935
PDV reg.br.	30/31-06549-5
Žiro-račun:	510-93356-11

OBAVJEŠTENJE O PROMJENI ADRESE OSNIVAČA I OVLAŠĆENIH ZASTUPNIKA

Obavještavamo Vas da su promjenjene adrese Osnivača i Ovlašćenih zastupnika kompanije „Sea Trade“ doo Kotor, 02669935.


Promjene adresa Osnivača :

1. VALERY LITVAK sa pasošem br. 21300499 sa izmenjenom adresom:
UL. GOSPITALNI VAL , KUĆA 5/12, STAN 120, MOSKVA,
RUSKA FEDERACIJA
2. ALEXANDRA GLINENKO sa pasošem 72 3357744 sa izmenjenom adresom:
UL. MARŠALA KONEVA, KUĆA 14/57, MOSKVA, RUSKA FEDERACIJA

Svi ostali podaci osnivača i Ovlašćenih zastupnika ostaju nepromenjene

Izvršni direktor „Sea trade“ d.o.o.

Lashmanova Anastasiya





**CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA**

Broj: 5 - 0393944 / 014

U Podgorici, dana 08.06.2018.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11), rješavajući po prijavi za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" TIVAT, broj 265880 podnijetoj dana 08.06.2018. u 08:38:48, preko

Ime i prezime: DANIJEL SEKULIĆ

donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" TIVAT - registarski broj 5 - 0393944, PIB 02669935 , i to:

Statut:

Briše se: Statut od 29.05.2018.

Registruje se - upisuje se: Statut od 07.06.2018.

Ograničenja - Izvršni direktor MARIJA JANKOVIĆ

Briše se: Ograničeno - Izvršni direktor iz ove Odluke ima pravo da pojedinačno zastupa Društvo u svim pravnim poslovima u unutrašnjem i spoljno-trgovinskom prometu s tim da ne može raspolagati finansijskim sredstvima preko 30.000 eura bez pismene saglasnosti osnivača Društva.

Registruje se - upisuje se: Neograničeno

Ovlašćenja - Izvršni direktor MARIJA JANKOVIĆ

Briše se: Kolektivno (sa Osnivačem)

Registruje se - upisuje se: Pojedinačno

D. Sekulić
08.06.2018.

Obrazloženje

Podnosilac je dana 08.06.2018. u 08:38:48 podnio prijavu za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću SEA TRADE. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je članom 87 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11).

M.P.

Sam. Savjetnik I


Marija Mićković

Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8,00 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa 832-3161017-60-Administrativna taksa.



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 265880

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je DANIJEL SEKULIĆ dostavio-la dokument za Promjena društva sa ograničenom odgovornošću – DOO - SEA TRADE - DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU iz TIVAT, registarski broj:50393944 sa sljedećim prilogima:

Odluka o promjeni ovlašćenja izvršnom direktoru

Dokaz o uplaćenju naknadi za objavljivanje podataka u "Službenom listu Crne Gore"

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Punomoćje

Obrazac

Statut društva

Datum prijema dokumentacije: 8.6.2018. god.

Podnosilac prijave

Dokument primio/la

Milan Zvicer, Samostalni referent

M.P.

Uputstvo za praćenje prijave: Prijava se može pratiti putem sajta www.crps.me odabirom stavke menija PRETRAGA REGISTRA, zatim PRETRAGA PREDMETA. U ponuđena polja unijeti broj predmeta i datum prijema dokumentacije i kliknuti dugme TRAŽI. Ukoliko je prikazan status **OBRAĐEN** rješenje se može preuzeti. Broj kontakt telefona CRPS-a: +38220230858.



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0393944 / 013
PIB: 02669935

Datum registracije: 12.07.2007.
Datum promjene podataka: 29.05.2018.

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" TIVAT

Broj važeće registracije: /013

Skraćeni naziv: SEA TRADE
Telefon:
eMail:
Datum zaključivanja ugovora: 04.07.2007.
Datum donošenja Statuta: 04.07.2007. Datum promjene Statuta: 29.05.2018.
Adresa glavnog mjesta poslovanja: BOGIŠIĆI BB TIVAT
Adresa za prijem službene pošte: BOGIŠIĆI BB TIVAT
Adresa sjedišta: BOGIŠIĆI BB TIVAT
Pretežna djelatnost: 5510 Hoteli i sličan smještaj
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA
Oblik svojine: Privatna
Porijeklo kapitala: Strani
Upisani kapital: 10.000,00Euro (Novčani 10.000,00Euro, nenovčani 0,00Euro)

OSNIVAČI:

RENAT ZADORIN AC1423125 KIRGIZIJA

Uloga: Osnivač

Udio: 90%

Adresa: UL. MIKROREJON 3, D.7, KV.4, BIŠKEG

ALEXANDRA GLINENKO

Uloga: Osnivač

Udio: 5%

VALERY LITVAK 21300499

Uloga: Osnivač

Udio: 5%

LICA U DRUŠTVU:

RENAT ZADORIN AC1423125 KIRGIZIJA

Ovlašćen da djeluje: **POJEDINAČNO ()**

ALEXANDRA GLINENKO 72 3357744 RUSKA FEDERACIJA

Ovlašćen da djeluje: **POJEDINAČNO ()**

VALERY LITVAK 21300499 IZRAEL

Ovlašćenja u prometu: **Neograničeno ()**

Ovlašćen da djeluje: **POJEDINAČNO ()**

MARIJA JANKOVIĆ 2710990217976 CRNA GORA

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (Izvršni direktor iz ove Odluke ima pravo da pojedinačno zastupa Društvo u svim pravnim poslovima u unutrašnjem i spoljno-trgovinskom prometu s tim da ne može raspolagati finansijskim sredstvima preko 30.000 eura bez pismene saglasnosti osnivača Društva.)

Ovlašćen da djeluje: **KOLEKTIVNO (sa Osnivačem)**

Izdato: 08.06.2018 godine u 08:36h

MP

NAČELNICA

Dušanka Vujisić

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Zastupnika Punomoćnika

JMB:

Ime i prezime: Danijel Sekulić

Opština: PODGORICA

Telefon:

e-mail:

Broj: 44

*za str

 Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt

Matični broj: 02669935

Registarski broj: 50393944

Puni naziv:

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
"SEA TRADE" Tivat

1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

 OD KD AD DOO NVO Ustanova Zadruga Ostali

1.2. Puni naziv:

*ukoliko je promjen puni naziv izvršice se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv:

1.4. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

07.06.2018

1.5. Podaci o Ugovoru /
odluci o osnivanju:Datum
zaključenja/donošenja:

2. NOVA ADRESE UPRAVE – SJEDIŠTA

2.1. Opština

2.2. Mjesto

2.3. Ulica:

2.4. Broj:

3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država

3.2. Opština

3.3. Mjesto

3.4. Ulica:

3.5. Broj:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine *ukoliko je označena promjena opštine izvršiće se i preregistracija u Poreskom registru

4.2. Opština 4.3. Mjesto

4.4. Ulica: 4.5. Broj:

5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA

5.1. Datum rješenja:

5.2. Broj rješenja:

*popunjava se samo ukoliko registraciji u CRPS prethodi registracija kod drugog državnog organa

6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST

7. NOVI OBLIK SVOJINE

bez oznake svojine privatna zadružna dva ili više oblika svojine državna

8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA

8.1. Telefon: + 382 /

8.2. Fax: + 382 /


8.3. E-mail:

8.4. Adresa internet strane:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.



9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

Povećanje
 Smanjenje

Osnovni kapital:	Prije promjene	Iznos promjene	Nakon promjene
Ukupno (novčani+nenovčani):	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> novčani – iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> nenovčani – iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €

10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

Prestanak Regstruje se Mijenja se udio

10.1. Status:

Osnivač Član DOO Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*upisati status

10.2. MB / JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša
za strano pravno lice unijeti broj registracije u

10.3. Naziv / Ime i prezime:

10.4. Sjedište / Adresa:

Država

Opština

Mjesto:

Ulica:

Broj:

10.5. Udio

%

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.



11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

 Odbor direktora Upravni odbor Skupština Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji



12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

 Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

 Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Adresa:

Država

Opština

Mjesto:

Ulica:

Broj:

12.4. Ovlaštenja u prometu

 neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.5. Ovlašćen da djeluje

 Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

13. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

13.1. Status

Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora

Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

13.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

13.3. Ime i prezime:

MARIJA JANKOVIĆ

Adresa:

Država

Opština

Ulica:

13.4. Ovlaštenja u prometu

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

13.5. Ovlašćen da djeluje

Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost za imenovanje:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

14. OSTALE REGISTRACIJE

Osim postojeće registracije u CRPS-u izvršiti i registracije u:

14.1. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

Saglasno Zakonu o privrednim društvima (Sl. list CG 06/02, 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11) RENAT ZADORIN, Republika Kirgizija, br. pasoša: AC1423125, ALEXANDRA GLINENKO, Ruska Federacija, br. pasoša: 72 3357744, VALERY LITVAK, Izrael, br. pasoša: 21300499, u svojstvu osnivača, dana 07.06.2018. godine donose:

S T A T U T

(prečišćen tekst)

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE " TIVAT

FIRMA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Čl.1

Društvo će poslovati pod firmom: **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" TIVAT**

Skraćeni naziv firme je: "SEA TRADE " DOO

Čl.2

Osnivači su saglasno Zakonu o privrednim društvima zaključili dana 01.08.2007 godine Ugovor o osnivanju Društva.

Čl.3

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

Čl.4

Firmu i sjedište Društva osnivač može mijenjati sopstvenom odlukom, koja mora biti prijavljena Centralnom registru Privrednog Subjekta Poreske uprave u Podgorici.

Čl.5

Sjedište Društva sa ograničenom odgovornošću " SEA TRADE " Tivat je:

Bogišići bb, Tivat

Firmu i sjedište može mijenjati osnivači.

Adresa Društva za zvanične dopise je: Bogišići bb, Tivat

Promjena firme i sjedišta se prijavljuje Centralnom registru Privrednih subjekata poreske uprave u Podgorici.

Društvo će u svom radu koristiti puni i skraćeni naziv firme, zavisno od potrebe.

Društvo ima svoj pečat, koji je okruglog oblika, prečnika 4cm, sa tekstom po obodu:

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" TIVAT

Pečat je pisan latinicom.

Društvo ima svoj štambilj, koji je pravougaonog oblika, sa tekstom po gornjoj ivici

"SEA TRADE" DOO.

U sredini je oznaka «Broj», a pri dnu je oznaka Tivat, i crtica za upis datuma i riječ godina. Štambilj je pisan latinicom.

DJELATNOST DRUŠTVA

Čl.7

Djelatnost Društva obuhvata:

GRAĐEVINARSTVO

- 41.10 Razrada građevinskih projekata
- 41.20 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
- 42.11 Izgradnja puteva i autoputeva
- 42.12 Izgradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica
- 42.13 Izgradnja mostova i tunela
- 42.21 Izgradnja cjevovoda
- 42.22 Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova
- 42.91 Izgradnja hidro objekata
- 42.99 Izgradnja ostalih građevina, na drugom mjestu nepomenutih
- 43.11 Rušenje objekata
- 43.12 Pripremna gradilišta
- 43.13 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
- 43.21 Postavljanje električnih instalacija
- 43.22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, klimatizacionih sistema i sistema za grijanje
- 43.29 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu
- 43.31 Malterisanje
- 43.32 Ugradnja stolarije
- 43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga
- 43.34 Bojenje i zastakljivanje
- 43.39 Ostali završni radovi
- 43.91 Krovni radovi
- 43.99 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi

TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO; POPRAVKA MOTORNIM VOZILA I MOTOCIKALA

- 45.11 Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima
- 45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima
- 45.20 Održavanje i popravka motornih vozila
- 45.31 Trgovina na veliko djelovima i opremom za motorna vozila
- 45.32 Trgovina na malo djelovima i opremom za motorna vozila
- 45.40 Trgovina motociklima, djelovima i priborom, održavanje i popravka motocikala
- 46.11 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
- 46.12 Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija

- 46.13 Posredovanje u prodaji drvene građe i građevinskog materijala
- 46.14 Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona
- 46.15 Posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe
- 46.16 Posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, krzna, obuće i predmeta od kože
- 46.17 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
- 46.18 Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda
- 46.19 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
- 46.21 Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, sjemenjem i hranom za životinje
- 46.22 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama
- 46.23 Trgovina na veliko životinjama
- 46.24 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom
- 46.31 Trgovina na veliko voćem i povrćem
- 46.32 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
- 46.33 Trgovina na veliko mlječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima
- 46.34 Trgovina na veliko pićem
- 46.35 Trgovina na veliko, duvanskim proizvodima
- 46.36 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima
- 46.37 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaoom i začinima
- 46.38 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribe, ljuskare i mekušce
- 46.39 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duvanom
- 46.41 Trgovina na veliko tekstilom
- 46.42 Trgovina na veliko odjećom i obućom
- 46.43 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
- 46.44 Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje
- 46.45 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
- 46.46 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima
- 46.47 Trgovina na veliko namještajem, tepisima i opremom za osvjetljenje
- 46.48 Trgovina na veliko satovima i nakitom
- 46.49 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
- 46.51 Trgovina na veliko kompjuterima, kompjuterskom opremom i softverima
- 46.52 Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim djelovima i opremom
- 46.61 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i proborom
- 46.62 Trgovina na veliko alatnim mašinama
- 46.63 Trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama
- 46.64 Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivenje i pletenje
- 46.65 Trgovina na veliko kancelarijskim namještajem
- 46.66 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
- 46.69 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom
- 46.71 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
- 46.72 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
- 46.73 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
- 46.74 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grijanje
- 46.75 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
- 46.76 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
- 46.77 Trgovina na veliko otpacima i ostacima
- 46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko
- 47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duvanom
- 47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
- 47.21 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama

- 47.22 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama
- 47.23 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.24 Trgovina na malo hljebom, tjesteninama, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.25 Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.26 Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama
- 47.29 Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.30 Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.41 Trgovina na malo kompjuterima, perifernim jedinicama i softverom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.42 Trgovina na malo telekomunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.43 Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.51 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.52 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.53 Trgovina na malo tepisima, zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.54 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.59 Trgovina na malo namještajem, opremom za osvjetljavanje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.61 Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.62 Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.63 Trgovina na malo muzičkim i video zapisima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.64 Trgovina na malo sportskom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.65 Trgovina na malo igrama i gračkama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.71 Trgovina na malo odjećom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.72 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama
- 47.73 Trgovina na malo farmaceutskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama – apotekama
- 47.74 Trgovina na malo medicinskim i ortopedskim pomagalicama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.75 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.76 Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, đubrivima, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama
- 47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.78 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.79 Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama
- 47.81 Trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima na tezgama i pijacama
- 47.82 Trgovina na malo tekstilom, odjećom i obućom na tezgama i pijacama
- 47.89 Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama
- 47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta
- 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca

SAOBRAĆAJ I SKLADIŠTENJE

- 49.10 Željeznički prevoz putnika, međumjesni
- 49.20 Željeznički prevoz tereta
- 49.31 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika
- 49.32 Taksni prevoz
- 49.39 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju
- 49.41 Drumski prevoz tereta
- 49.42 Usluge preseljenja
- 49.50 Cjevovodni transport
- 50.10 Pomorski i priobalni prevoz putnika
- 50.20 Pomorski i priobalni prevoz tereta

- 50.30 Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima
- 50.40 Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima
- 51.10 Vazdušni prevoz putnika
- 51.21 Vazdušni prevoz tereta
- 51.22 Vasijski saobraćaj
- 52.10 Skladištenje
- 52.21 Uslužne djelatnosti u kompenom saobraćaju
- 52.22 Uslužne djelatnosti u vodenom saobraćaju
- 52.23 Uslužne djelatnosti u vazdušnom saobraćaju
- 52.24 Manipulacija teretom
- 52.29 Ostale prateće djelatnosti u saobraćaju
- 53.10 Poštanske aktivnosti
- 53.20 Ostale poštanske i kurirske aktivnosti

USLUGE SMJEŠTAJA I ISHRANE

55.10 Hoteli i sličan smještaj

- 55.20 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak
- 55.30 Djelatnost kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice
- 55.90 Ostali smještaj
- 56.10 Djelatnost restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata
- 56.21 Katering (dostava pripremljene hrane)
- 56.29 Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane
- 56.30 Usluge pripremanja i posluživanja pića

INFORMISANJE I KOMUNIKACIJE

- 58.11 Izdavanje knjiga
- 58.12 Izdavanje imenika i adresara
- 58.13 Izdavanje novina
- 58.14 Izdavanje časopisa i periodičnih izdanja
- 58.19 Ostala izdavačka djelatnost
- 58.21 Izdavanje kompjuterskih igara
- 58.29 Izdavanje ostalih softvera
- 59.11 Proizvodnja filmova, video-zapisa i televizijskog programa
- 59.12 Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, video-filmova i televizijskog programa
- 59.13 Distribucija filmova, video-filmova i televizijskog programa
- 59.14 Djelatnost prikazivanja filmova
- 59.20 Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike
- 60.10 Emitovanje radio-programa
- 60.20 Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa
- 61.10 Kablovske telekomunikacije
- 61.20 Bežične telekomunikacije
- 61.30 Satelitska telekomunikacija
- 61.90 Ostale telekomunikacione djelatnosti
- 62.01 Kompjutersko programiranje
- 62.02 Konsultantske djelatnosti u oblasti informacione tehnologije
- 62.03 Upravljanje kompjuterskom opremom
- 62.09 Ostale usluge informacione tehnologije
- 63.11 Obrada podataka, smještanje aplikacija i pružanje aplikativnih usluga i sl.
- 63.12 Uslužne internet stranice (web portal)

63.91 Djelatnost novinskih agencija

POSLOVANJE NEKRETNINAMA

68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina

68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima

68.31 Djelatnost agencija za nekretnine

68.32 Upravljanje nekretninama uz naknadu

STRUČNE, NAUČNE I TEHNIČKE DJELATNOSTI

69.10 Pravni poslovi

69.20 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi i poresko savjetovanje

70.10 Upravljanje privrednim subjektom

70.21 Djelatnost komunikacija i odnosa sa javnošću

70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem

71.11 Arhitektonska djelatnost

71.12 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

71.20 Tehničko ispitivanje i analize

72.11 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji

72.19 Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i inženjerskim naukama

72.20 Istraživanje i razvoj u društvenim i humanističkim naukama

73.11 Djelatnost reklamnih agencija

73.12 Medijsko predstavljanje

73.20 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja

74.10 Specijalizovane dizajnerske djelatnosti

74.20 Fotografske usluge

74.30 Prevođenje i usluge tumača

74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti

75.00 Veterinarska djelatnost

ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DJELATNOSTI

77.11 Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila

77.12 Iznajmljivanje i lizing kamiona

77.21 Iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport

77.22 Iznajmljivanje video-kaseta i kompakt-diskova

77.29 Iznajmljivanje i lizing ostalih predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu

77.31 Iznajmljivanje i lizing poljoprivrednih mašina i opreme

77.32 Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo

77.33 Iznajmljivanje i lizing kancelarijskih mašina i kancelarijske opreme (uključujući kompjutere)

77.34 Iznajmljivanje i lizing opreme za vodeni transport

77.35 Iznajmljivanje i lizing opreme za vazdušni transport

77.39 Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara

77.40 Lizing intelektualne svojine i sličnih proizvoda, izuzev autorskih prava

78.10 Djelatnost agencija za zapošljavanje

78.20 Djelatnost agencija za privremeno zapošljavanje

78.30 Ostalo ustupanje ljudskih resursa

79.11 Djelatnost putničkih agencija

79.12 Djelatnost tur-operatora

79.90 Ostale usluge rezervacije i djelatnosti povezane s njima

Pored aktivnosti navedenih u ovom članu, Društvo će se baviti i spoljnotrgovinskim prometom i to prometom roba i usluga za koje je registrovano u unutrašnjem prometu.

OSNOVNA DJELATNOST DRUŠTVA JE:

55.10 Hoteli i sličan smještaj

Djelatnosti Društva može da promjeni osnivač odlukom koja mora biti prijavljena u Centralni registar Privrednih subjekata Poreske uprave.

OSNIVAČI ODNOSNO ČLANOVI DRUŠTVA

(u daljem tekstu: vlasnici udjela u Društvu)

Čl.8

Vlasnici udjela u Društvu su:

- **RENAT ZADORIN, I**
pasoša: AC142312
- **ALEXANDRA GLINI**
14/57 , br.pasoša:
- **VALERY LITVAK, I**
21300499

OSNIVAČKI KAPITAL, VRSTE I VISINA ULOGA

Čl.9

Početni kapital DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU " SEA TRADE " TIVAT utvrđen je Ugovorom o osnivanju Društva i iznosi **10.000,00€** i sastoji se od novčanih uloga vlasnika udjela Društva.

Sticanjem udjela Osnivači postaju vlasnici udjela Društva.

Srazmjerno uplaćenom odnosno unijetom ulogu, a u odnosu na ukupan kapital, vlasnici udjela stiču udjele u Društvu koji procentualno iznose:

- **RENAT ZADORIN** **90%**
- **VALERY LITVAK** **5%**
- **ALEXANDRA GLINENKO** **5%**

Čl.10

Ako osnivač odluči da je Društvu potreban obrtni kapital, preko iznosa uplaćenog kapitala, sredstva će biti obezbijedena na sljedeći način i u sljedećem redosljedu:

- 1) iz neposredne dobiti,
- 2) iz kredita koje osnivač obezbijedi preko poslovne banke,
- 3) putem povećanja i uplate kapitala - dopunskom uplatom ili ulogom u stvarima

DIOBA DOBITI I NAČIN SNOŠENJA RIZIKA I POKRIĆE GUBITAKA UTVRĐIVANJA I RASPODJELA DOBITI

Čl.11

Bilans imovine i bilans uspjeha Društva, uključujući dio koji se odnosi na dobit za raspodjelu, utvrđuje se prema zakonima koji regulišu ovu oblast.

Dobit za raspodjelu, Društvo utvrđuje za svaku poslovnu godinu, najkasnije do 31. marta za prethodnu godinu.

Iz neto dobiti se izdvaja dio koji utvrđuje osnivač, u obavezni i posebni rezervni fond i u neraspoređenu dobit. Preostali iznos predstavlja dobit, koja pripada osnivaču.

Osnivač može odlučiti da dio dobiti za raspodjelu, na koju ima pravo reinvestira u razvoj Društva.

PRAVA I OBAVEZE OSNIVAČA

Čl.12

Osnivač Društva ima pravo ili obavezu da:

- 1) upravlja ili učestvuje u upravljanju Društvom;
- 2) učestvuje u raspodjeli dobiti;
- 3) učestvuje u raspodjeli imovine Društva po njegovom prestanku.

KONTROLA AKTIVNOSTI DRUŠTVA

Osnivač će u svako doba imati pravo da vrši uvid u djelatnost, pregleda prostorije i finansijsko poslovanje Društva.

Vođenje finansijske dokumentacije će se vršiti prema važećim zakonima i propisima Crne Gore u vezi sa svakim poslom i biće u svako razumno vrijeme dostupno osnivaču ili od njega ovlašćenim licima

Osnivač može odlučiti da poslove pregleda i revizije poslovanja Društva povjeri revizorskoj firmi, po svom izboru.

TROŠKOVI POSLOVANJA

Čl.13

Osnivač odgovara za obaveze Društva cjelokupnom svojom imovinom:

- 1) ako zloupotrijebi Društvo, da bi dostigao cilj koji je za njega zabranjen;
- 2) ako Društvo upotrijebi da bi oštetio povjerioce;
- 3) ako suprotno propisima, postupi sa imovinom Društva, kao da je u pitanju njegova lična imovina;

- 4) ako smanji imovinu Društva u svoju korist ili u korist drugog lica, a znao je ili je morao znati da Društvo neće biti u stanju da izmiri svoje obaveze prema trećim licima.

Troškovi poslovanja Društva biće za svaku godinu predviđeni i odobravani u finansijskom planu Društva za predmetnu poslovnu godinu. Na kraju svake poslovne godine, Društvo je dužno da u roku utvrđenom pravilima (Statutom) Društva i u skladu sa važećim propisima sastavi završi račun (bilans).

SNOŠENJE RIZIKA I POKRIVANJE GUBITAKA

Čl.14

Osnivač snosi rizik za poslovanje Društva do visine uloga koji je investirao za osnivanje Društva. Ako Društvo ima gubitak u poslovanju, osnivač može odlučiti da putem dopunske uplate pokrije gubitak koji je nastao.

Gubitak u poslovanju može se namiriti i putem smanjenja osnovnog kapitala Društva, o čemu odlučuje osnivač.

Gubici u poslovanju se mogu pokrivati i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

ODGOVORNOST ZA OBAVEZE

Čl.15

Društvo u pravnom prometu može da zaključuje ugovore i vrši druge poslove i radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti i u prometu istupa u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za tuđi račun i u tuđe ime i za tuđi račun.

Čl.16

Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom.

Osnivač ne odgovara za obaveze Društva, a snosi rizik u poslovanju Društva do visine svog osnivačkog uloga.

Osnivač odgovara za obaveze Društva u slučajevima i pod uslovima propisanim Zakonom o privrednim društvima.

Čl.17

ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE DRUŠTVA

Poslove zastupanja i predstavljanja Društva vrši izvršni direktor Marija Janković sa [redacted] ovlašćena je da pojedinačno i neograničeno zastupa Društvo u pravnom prometu u zemlji i inostranstvu.

IZVRŠNI DIREKTOR DRUŠTVA

Izvršni direktor društva je izvršni organ. Djelokrug rada izvršnog direktora je da:

- odgovoran je za zakonitost Društva, u okviru svojih ovlašćenja

- upravlja imovinom Društva, u skladu sa zakonom i odlukom vlasnika udjela
- predlaže unutrašnju organizaciju Društva
- Donosi dokument o sistematizaciji radnih mjesta
- sklapa ugovore i preuzima druge pravne radnje u domaćoj i spoljnoj trgovinskoj razmjeni
- odlučuje o zapošljavanju lica u Društvo, zaključuje ugovoru o radu, odlučuje o disciplinskoj odgovornosti zaposlenih i drugim poslovima iz oblasti radnih odnosa u skladu sa zakonom,
- Obavlja druge poslove , predviđene zakonom i ovim statutom.
- Izvršni direktor treba da postupa sa pažnjom dobrog privrednika i vrši druge poslove po ovlašćenju osnivača Društva.

Pored poslova iz stava 1 ovog člana, izvršni direktor obavlja i druge poslove koji Zakonom, odlukom ili ovim statutom nijesu dati u djelokrug drugih organa društva.

Izvršni direktor društva se bira na period od četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora, s tim da može i prije vremena biti razriješen dužnosti na koju je postavljen.

Izvršni direktor društva istupa u ime i za račun društva.

IZBOR, OPOZIV I DJELOKRUG ORGANA DRUŠTVA

Čl.18

Osnivač, kao vlasnik Društva, na osnovu uloženog kapitala, upravlja cjelokupnim radom i poslovanjem Društva.

U slučaju da osnivač odredi da je za poslovanje neophodno, može formirati odbor direktora ili skupštinu društva.

Članovi skupštine kao i članovi odbora direktora, ne mogu biti lica koja su osuđivana za krivično djelo protiv privrede i službene dužnosti za koju su nastupile pravne posljedice osude, dok te posljedice traju.

Članove skupštine kao i članove odbora direktora, bira osnivač na neodređeno vrijeme, koje ne može biti duže od pet godina, sa mogućnošću ponovnog izbora.

Čl.19

Djelokrug osnivača je da:

- donosi statut i druga normativna akta,
- utvrđuje poslovnu politiku,
- usvaja godišnji obračun i izvještaje o poslovanju,
- odlučuje o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka,
- odlučuje o statusnim promjenama, promjeni oblika i prestanku društva,
- postavlja i razrješava izvršnog direktora,

- postavlja i razrješava članove odbora direktora i članove skupštine,
- daje smjernice za rad i poslovanje izvršnog direktora,
- odlučuje o poslovnoj saradnji sa drugim društvima,
- donosi investicione odluke,
- odlučuje o osnivanju novih društava,
- oslučuje o zastupanju društva u sudskim i drugim postupcima protiv članova uprave,
- obavlja druge poslove određene zakonom.

Čl.20

Ako donošenje odluke ne trpi odlaganje, osnivač može donijeti odluku i telefonskim putem, telegrafski, mailom ili putem telefaksa.

ZAPISNIK O RADU

Čl.21

U zapisnik o sjednicama osnivača se unose podaci i materijali koji su bili predmet rasprave na sjednici. Pored ovih podataka, u zapisnik se na zahtjev osnivača unose i drugi podaci.

Čl.22

Zapisnik o radu sa prethodne sjednice osnivača se usvaja na prvoj narednoj sjednici.

Čl.23

Izvršni direktor društva može u okviru svojih ovlašćenja dati drugome pismeno punomoćje za zastupanje Društva. Izvršni direktor društva, uz saglasnost osnivača, može određenom licu, specijalizovanom za određene poslove, dati prokuru, čiji obim, vrstu i sadržinu utvrđuje svojom odlukom.

Čl.24

Pored izvršnog direktora Društvo mogu zastupati i druga ovlašćena lica, o čemu odlučuje osnivač Društva.

REZERVE DRUŠTVA

Čl.25

Društvo na kraju svake poslovne godine, iz neto dobiti izdvaja dio koji utvrđuje osnivač, u obavezni i posebni rezervni fond.

OBAVEZNI I REZERVNI FOND

Čl.26

Društvo može imati obavezni i rezervni fond, o čemu odlučuje osnivač.

U obavezni rezervni fond, svake godine od dobiti se unosi najmanje 5%, dok fond ne dostigne najmanje 10% osnovnog kapitala.

Čl.27

Obavezni rezervni fond, dok se ne dostigne zakonom utvrđen najmanji iznos, upotrebljava se samo za pokrivanje gubitaka.

Čl.28

Ukoliko se obavezna rezerva Društva smanji ispod minimuma, koji je zakonom propisan (10% osnovnog kapitala), mora se dopuniti do propisanog iznosa.

POSEBNI REZERVNI FOND

Čl.29

Društvo može imati i posebne rezervne fondove, saglasno zakonu, o čemu odlučuje osnivač Društva.

STATUSNE PROMJENE I PROMJENE OBLIKA DRUŠTVA

STATUSNE PROMJENE

Čl.30

Društvo se može spojiti sa drugim društvom (spajanjem), podijeliti na dva ili više društva (podjela), ili promijeniti oblik (promjena oblika društva).

Spajanje, pripajanje ili podjela Društva, vrši se saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima.

Odluku o statusnim promjenama Društva donosi osnivač Društva.

NAČINI PROMJENE OBLIKA DRUŠTVA

Čl.31

Društvo može promijeniti oblik u drugi oblik ako ispunjava uslove o osnivanju oblika utvrđene Zakonom o privrednim društvima.

Čl.32

Odluku o promjeni oblika Društva donosi osnivač.

PRESTANAK DRUŠTVA

Čl.33

Društvo će poslovati sve dok postoje ekonomski i zakonski uslovi za obavljanje njegove djelatnosti, a može prestati sa poslovanjem samo na način i pod uslovima zakonom propisanim.

Društvo prestaje u sljedećim slučajevima:

- 1) ako mu je izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti, zbog toga što ne ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti, a u roku određenom u izrečenoj mjeri ne ispuni te uslove, odnosno ne promjeni djelatnost,
- 2) ako prestanu da postoje prirodni i drugi uslovi za obavljanje djelatnosti,
- 3) odlukom osnivača,
- 4) ako se pravosnažnom odlukom suda utvrdi ništavnost upisa u registar,
- 5) ako ne produži registraciju saglasno zakonu,
- 6) stečajem ili likvidacijom društva,
- 7) spajanjem sa drugim društvom ili podjelom,
- 8) u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA ČOVJEKOVE SREDINE

Čl.34

Osnivač, organi i radnici Društva su dužni da organizuju obavljanje djelatnosti na način kojim se osiguravaju bezbjednost na radu kao i da preduzimaju i sprovode potrebne mjere zaštite na radu i životne sredine u skladu sa republičkim zakonima koji regulišu ovu oblast.

Društvo i dijelovi Društva su dužni da obavljaju svoje djelatnosti, čuvaju vrijednost i obezbijeduju potrebne uslove za zaštitu i unaprijeđenje čovjekove sredine i da spriječavaju uzroke i otklanjaju posljedice koje ugrožavaju prirodne i radom stvorene vrijednosti životne sredine.

IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Čl.35

Izmjene i dopune statuta mogu se vršiti u postupku i na način kao i za njegovo donošenje, odnosno od strane osnivača, a u skladu sa Odlukom o osnivanju.

Ugovor ili Odluka se prijavljuje u Centralni registar Privrednih subjekata Poreske uprave.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a počinje da proizvodi pravno dejstvo od dana registrovanja Društva u Centralni registar Privrednih subjekata Poreske uprave.

NADLEŽNO PRAVO


Na sva pitanja koja se odnose na važenje, tumačenje ili izvršenje odredba ovog Statuta, primjenjivaće se važeći propisi u Crnoj Gori.

OSNIVAČI :

DANIJEL SEKULIĆ
po specijalnom punomoćju
za ZADORIN RENAT
Br.pasoša: AC1423125

DANIJEL SEKULIĆ
po specijalnom punomoćju
za ALEXANDRA GLINENKO
Br.pasoša: 72 3357744

DANIJEL SEKULIĆ
po specijalnom punomoćju
za VALERY LITVAK
Br.pasoša: 21300499



77 ДОВЕРЕННОСТЬ

Город Москва, шестнадцатого мая две тысячи восемнадцатого года.

Я, гр. Литвак Валерий, 28 марта 1963 года рождения, место рождения: СССР, гражданство: Государство Израиль, пол: мужской, паспорт гражданина Израля 21300499, документ выдан: г. Москва 14 февраля 2014 года, зарегистрирован по месту жительства по адресу: г. Москва, Госпитальный вал, д. 5, строение 12, кв. 32, (далее именуемый Доверитель), являясь учредителем с долей капитала 5% (пять) процентов в компании «СИ ТРЕЙД» («SEA TRADE») ООО КОТОР, ул. Пут Првоборца бб. Шкаляры, Котор Черногория, зарегистрированной в ЦРПС с номером 5-0393944, ИНН: 02669935,

настоящей доверенностью уполномочиваю:

Даниела Секулича из Подгорицы, Черногория, Аеродромска улиц („Поверенный“) от моего имени и за мой счет осуществлять следующие действия:

- подписать и подать форму PS02 в Центральный реестр хозяйствующих субъектов Черногории (далее в тексте ЦРПС), для того, чтобы Общество «СИ ТРЕЙД» («SEA TRADE») КОТОР, ИНН: 02669935 изменило Исполнительного директора и уполномоченного представителя (далее именуемое: Общество).

- подписать и предоставить новую редакцию текста Устава Общества в ЦРПС;

- подписать и подать Решение о назначении и увольнении исполнительного директора и Решение о назначении и увольнении уполномоченного представителя в ЦРПС;

- подписать и подать решение об изменении местонахождения, адреса для получения официальной почты и адреса основного места деятельности Общества в ЦРПС;

- провести всю процедуру для Общества в ЦРПС, и после регистрации получить решение об оформлении/ регистрации;

- получить печать зарегистрированного Общества.

Доверенность выдана сроком на пять лет, с правом передоверия полномочий по настоящей доверенности другим лицам.

Содержание статей 185-189 Гражданского кодекса Российской Федерации мне разъяснены.

Текст настоящей доверенности соответствует моим действительным намерениям. Мне понятны разъяснения нотариуса о правовых последствиях выдачи доверенности.

Информация, установленная нотариусом с моих слов, внесена в текст сделки верно.

Содержание настоящей доверенности доверителю зачитано вслух.

доверитель М.Валерий Литвак

Российская Федерация

Город Москва

Шестнадцатого мая две тысячи восемнадцатого года

Настоящая доверенность удостоверена мной, Король Викторией Алексеевной, нотариусом города Москвы.

Содержание доверенности соответствует волеизъявлению лица, выдавшего доверенность.


Доверенность подписана в моем присутствии.

Личность подписавшего доверенность установлена, его дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре: № 08/82-н/77-2018-8-3794.

Взыскано государственной пошлины (платежу): 200 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1200 руб. 00 коп.



В.А. Король



PREVOD SA RUSKOG JEZIKA

77 A B 7301953

PUNOMOĆJE

Moskva, šesnaestog maja dvije hiljade osamnaeste godine

Ja, **Litvak Valerij (Литвак Валерий** na ruskom, prim. prev.), rođen 28. marta 1963. godine, mjesto rođenja: SSSR, državljanin Države Izrael, muškog pola, pasoš državljanina Izraela 21300499, dokument je izdat u Moskvi 14. februara 2014. godine, prebivalište prijavljeno na adresi: Moskva, Hospitalnij val 5, objekat 12, stan 32, (u daljem tekstu Davalac punomoćja), budući da sam osnivač sa udjelom kapitala 5% (pet) procenata u kompaniji "SI TREJD" ("SEA TRADE) KOTOR DOO, ul. Put prvoborca bb, Škaljari, Kotor, Crna Gora, registrovanoj u CRPS pod brojem 5-0393944, PIB: 02669935,

ovim punomoćjem **Danijela Sekulića** [redacted] 30, ("Punomoćnik") da u moje ime i za moj račun vrši sledeće radnje:

- potpiše i preda obrazac PS02 u Centralni registar privrednih subjekata Crne Gore (u daljem tekstu CRPS), kako bi Društvo "SEA TRADE" KOTOR, PIB: 02669935 promijenilo Izvršnog direktora i ovlašćenog zastupnika (u daljem tekstu: Društvo);
- potpiše i preda novu verziju teksta Statuta Društva u CRPS;
- potpiše i dostavi Odluku o postavljanju i razrješenju izvršnog direktora i Odluku o imenovanju i razrješenju ovlašćenog zastupnika u CRPS;
- potpiše i preda rješenje o promjeni sjedišta, adrese za prijem službene pošte i adrese glavnog mjesta poslovanja Društva u CRPS;
- sprovede cijelu proceduru za Društvo u CRPS, i da poslije registracije preuzme rješenje o upisu/registraciji;
- preuzme pečat registrovanog Društva.

Punomoćje je izdato na rok od pet godina, sa pravom prenosa ovlašćenja iz ovog punomoćja na druga lica.

Razjašnjen mi je sadržaj članova 185-189 Građanskog zakonika Ruske Federacije.

Tekst ovog punomoćja odgovara mojim stvarnim namjerama. Razumijem pojašnjenja notara o pravnim posljedicama davanja punomoćja.

Informacije koje je notar ustanovio na osnovu mog iskaza, tačno su unesene u tekst pravnog posla.

Sadržaj ovog punomoćja davaocu punomoćja je pročitao naglas.

davalac punomoćja Litvak Valerij (svojeručan potpis, prim. prev.)

Ruska Federacija

Moskva

Šesnaestog maja dvije hiljade osamnaeste godine

Ovo punomoćje sam ovjerila ja, Korolj Viktorija Aleksejevna, notar grada Moskve.

Sadržaj punomoćja odgovara izjavi volje lica koje je dalo punomoćje.

Punomoćje je potpisano u mom prisustvu.

Identitet potpisnika punomoćja je utvrđen, njegova radna sposobnost provjerena.

Zavedeno u registru: br. **08/82-Н/77-2018-8-3794**.

Naplaćena državna taksa (prema tarifi): 200 rub. 00. kopejki

Plaćeno za pružanje usluga pravnog i tehničkog karaktera: 1200 rub. 00 kop.

V. A. Korolj

/okrugli pečat sa tekstem: A. V. KOROLJ, NOTARSKI OKRUG MOSKVA/

/svojeručan potpis, prim. prev./




ТУМАС
Tatjana Jovović

za ruski jezik, postavljena u Crnoj Gori Rješenjem ministra pravde broj: 03-745-1976/17 od 29. septembra 2017. godine, na vrijeme od pet godina, potvrđuje da je ovaj prevod vjeran originalu.

Troškovi prevoda iznose _____ €

U Podgorici, dana 23. 05. 2018



Potpis

Татјана Јововић
ПЕРЕВОДНИК

русског језика, назначена у Черногорији у складу са Рјешеним Министра правде број 03-745-1976/17 од 29. септембра 2017. године, на рок од пет година, потврђује да је овај превод одговара оригиналу.

Стојност превода састаја се из _____ €


У Подгорици, дата: _____

Печат_____
Подпис

ДОВЕРЕННОСТЬ

город Бишкек, ул. Абдрахманова, д.166, каб.55,

Восемнадцатого мая
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ



два тысячи восемнадцатого года.
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Я, гражданин Кыргызской Республики **Задорин Ренат Митхатович**, 12.02.1966 года рождения, паспорт серии AN 1998883, выдан ИИМ 50-55, от 22.10.2010 года, общегражданский паспорт серии AC 1423125 выдан ГАИРТ от 22.10.2010 года, зарегистрированный по адресу: Кыргызская Республика, г.Бишкек, г.Бишкек, 3 мкр., д.7, кв.4, - учредитель с долей капитала 90% в компании „**SEA TRADE**“ **ООО КОТОР**, ул. Пут Првоборца бб, Шкаляры, Котор Черногория, зарегистрированный в ЦРПС с номером 5- 0393944, ИНН: 02669935, (далее по тексту Общество),

настоящей доверенностью уполномочиваю гражданина Республики Черногория **Секуличу Даниэлю (SEKULIC DANIJEL)**, 04.10.1983 года рождения, паспорт серии J39BA5702, выдан Полицейским Департаментом Подгорицы, от 16.02.2010 года, проживающего по адресу: , Черногория, Подгорицы, улица Аеродромска, представлять меня и мои интересы учредителя в государственных и негосударственных органах, организациях и учреждениях Республики Черногория, подписать от моего имени и подать форму PS02 в Центральный реестр хозяйствующих субъектов Черногории (далее в тексте ЦРПС), для того, чтобы Общество изменило Исполнительного директора и уполномоченного представителя, адрес для получения официальной почты и адрес основного места деятельности Общества; подписать от моего имени и подать пересмотренный текст Устава Общества в ЦРПС; подписать от моего имени и подать Решение о назначении и увольнении исполнительного директора и Решение о назначении и увольнении уполномоченного представителя в ЦРПС; подписать от моего имени и подать решение об изменении местонахождения, адреса для получения официальной почты и адреса основного места деятельности Общества в ЦРПС; провести всю процедуру для Общества в ЦРПС, и после регистрации получить решение об оформлении/ регистрации; получить печать зарегистрированного Общества, производить все необходимые платежи, а также совершать все иные действия и формальности, связанные с исполнением данного поручения.

Полномочия по этой доверенности не могут быть переданы другим лицам.

Доверенность выдана сроком на три года.

Подпись Задорин Ренат Митхатович

18 мая 2018 года настоящая доверенность удостоверена мной, Шакировой Асель Кененбековной - частным нотариусом Первомайского нотариального округа г. Бишкек Кыргызской Республики. Лицензия МЮ КР № 670 от 04.06.2014 года.

Доверенность подписана **Задориным Ренатом Митхатовичем** в моем присутствии. Дееспособность и правоспособность его удостоверена. Зарегистрировано в реестре. Взыскано государственной пошлины _____ сом.
Нотариус _____



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Өлкө..... *Кыргыз Республикасы*
Ушул расмий документ
2. кол коюлду (фамилиясы) *Макирова А.К.*
3. катарында чыккан *жеке нотариус*
4. мөөр/штамп менен күбөлөндүрүлгөн (мекеменин аталышы) *Биримчи иди нотариус*
нотариусдук аймагы
күбөлөндүрүлдү
5. *Бишкек шаары*
6. (датасы) *21.05.2018-ж.*
7. (күбөлөндүргөн органдын аталышы).....
Чүй-Бишкек шаарынын Биримчи иди нотариус
8. № .. *2767*
9. мөөрү/.....
10. колу .. *О.К. Софонов*





PREVOD SA RUSKOG JEZIKA

PUNOMOĆJE

grad Biškek, ul. Abrahamova 166, kab. 55,
Osamnaestog maja dvije hiljade osamnaeste godine
/Grb Kirgiske Republike/ KIRGISKA REPUBLIKA

Ja, državljanin Kirgiske Republike **Zadorin Renat Mithatovič**, rođen 12. 02. 1966. godine, lična karta serije AN 1998883, izdata od strane IIM (Ministarstva unutrašnjih poslova) 50-55 dana 22. 10. 2010. godine, pasoš serije AC 1423125, izdat od strane GAIRT (Državne agencije za informacione resurse i tehnologije) dana 22. 10. 2010. godine, prijavljen na adresi: Kirgiska Republika, Biškek, 3. mikrorajon, zgrada 7. stan 4, osnivač sa udjelom kapitala 90% u kompaniji „**SEA TRADE**“ **DOO KOTOR**, ul. Put prvoborca bb, Škaljari, Kotor, Crna Gora, registrovanoj u CRPS pod brojem 5-0393944, PIB: 02669935; (dalje u tekstu Društvo);

ovim punomoćjem ovlašćujem državljanina Republike Crne Gore **Danijela Sekulića (DANIJEL SEKULIĆ)**, rođenog 04. 10. 1983. godine, pasoš serije J39BA5702, izdat od strane PJ Podgorica, datum izdavanja 16. 02. 2010. godine, nastanjen na adresi: ulica Aerodromska, Podgorica, Crna Gora,

da zastupa mene i moje interese kao osnivača pred državnim i nedržavnim organima, organizacijama i ustanovama Republike Crne Gore, da u moje ime potpiše i preda obrazac PSO2 u Centralni registar privrednih subjekata (dalje u tekstu CRPS) kako bi Društvo izvršilo promjenu Izvršnog direktora i ovlašćenog zastupnika, adresu za prijem službene pošte i adresu glavnog mjesta poslovanja Društva; da u moje ime potpiše i preda revidirani tekst Statuta Društva u CRPS; da u moje ime potpiše i preda u CRPS Odluku o imenovanju i razrješenju izvršnog direktora i Odluku o imenovanju i razrješenju ovlašćenog zastupnika; da u moje ime potpiše i preda odluku o promjeni sjedišta, adrese za prijem službene pošte i adrese glavnog mjesta poslovanja Društva, da sprovede kompletnu proceduru za Društvo u CRPS, i da poslije registracije preuzme odluku o upisu/registraciji; da vrši sva neophodna plaćanja, kao i da obavlja sve druge radnje i formalnosti u vezi sa izvršenjem ovog naloga.

Ovlašćenja iz ovog punomoćja **ne mogu biti** predata drugim licima.
Punomoćje je izdato na rok od **tri godine**.

Potpis Zadorin Zadorin Renat Mithatovič /svojeručan potpis/

18. maja 2018. godine ovo punomoćje sam ovjerila ja, Šakirova Asel Kenenbekovna, privatni notar Prvomajskog notarskog okruga u Biškeku, Kirgiska Republika. Licenca МЮ КП № 670 од 04. 06. 2014. godine.

Punomoćje je u mom prisustvu potpisao **Zadorin Renat Mithatovič**. Njegov identitet je potvrđen, radna i pravna sposobnost su provjerene.

Zavedeno u registru pod br. 2234 /Okrugli pečat notara/
Naplaćena državna taksa (nečitko, prim. prev.)
Notar /svojeručan potpis/

/Sastavni dio ovog punomoćja je i apostil na kirgiskom jeziku, na kome je pod tačkom 6. evidentan datum 21. 05. 2018, a pod tačkom 8. br. 2766, prim. prev./



TUMAČ
Tatjana Jovović

za ruski jezik, postavljena u Crnoj Gori Rješenjem ministra pravde broj: 03-745-1976/17 od 29. septembra 2017. godine, na vrijeme od pet godina, potvrđuje da je ovaj prevod vjeran originalu.

Troškovi prevoda iznose _____ €

U Podgorici, dana 28. 05. 2018.


Potpis

Татьяна Йозович
ПЕРЕВОДЧИК

русского языка, назначенная в Черногории в соответствии с Решением министра юстиции № 03-745-1976/17 от «29» сентября 2017 года, сроком на пять лет, подтверждаю, что данный перевод соответствует оригиналу.

Стоимость перевода составляет _____ €

В Подгорице, дата: _____

ПечатьПодпись

U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima Crne Gore ("Sl. list RCG", br. 06/02 od 08.02.2002, "Sl. list CG", br. 17/07 od 31.12.2007, 80/08 od 26.12.2008, 40/10 od 22.07.2010, 73/10 od 10.12.2010, 36/11 od 27.07.2011, 40/11 od 08.08.2011) i Statuta " **SEA TRADE** " društvo sa ograničenom odgovornošću, PIB: **02669935** (u daljem tekstu: Društvo), osnivači RENAT ZADORIN, Republika Kirgizija, br. pasoša: AC1423125, ALEXANDRA GLINENKO, Ruska Federacija, br. pasoša: 72 3357744, VALERY LITVAK, Izrael, br.pasoša: 21300499, preko punomoćnika Danijela Sekulića sa JMB:0410983210280 dana 07.06.2018. godine, donose

ODLUKU

o promjeni ovlašćenja izvršnog direktora Društva

Član 1.

Marija Janković

obavlja funkciju izvršnog direktora Društva.

Član 2.

Izvršni direktor iz ove Odluke ima pravo da pojedinačno zastupa Društvo u svim pravnim poslovima u unutrašnjem i spoljno-trgovinskom prometu bez ograničenja.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

OSNIVAČI :

DANIJEL SEKULIĆ
po specijalnom punomoćju
za ZADORIN RENAT
Br.pasoša: AC1423125

DANIJEL SEKULIĆ
po specijalnom punomoćju
za ALEXANDRA GLINENKO
Br.pasoša: 72 3357744

DANIJEL SEKULIĆ
po specijalnom punomoćju
za VALERY LITVAK
Br.pasoša: 21300499



PREVOD SA RUSKOG JEZIKA

77 A B 5409454

PUNOMOĆJE

Moskva, sedamnaestog maja dvije hiljade osamnaeste godine

Ja, **Glinenko Aleksandra Viktorovna (Глиненко Александра Викторовна** na ruskom, prim. prev.), rođena 02. oktobra 1989. godine u ROSTOVU NA DONU, državljanka Ruske Federacije, ženskog pola, lična karta državljanina Ruske Federacije 45 12 928358, izdata od ODJELJENJA UFMS (Uprave Federalne migracione službe) RUSIJE ZA MOSKVU, REJON JUŽNO TUŠINO 14. februara 2013. godine, šifra sektora: 770-099, prijavljena na adresi: Rusija, Moskva, ulica Maršala Konjeva 14 (četnaest), stan 57 (pedest sedam), pasoš državljanina Ruske Federacije koji identifikuje državljanina Ruske Federacije izvan granica Ruske Federacije br. 72 3357744, izdat 02. marta 2013. godine od strane FMS 77001, rok važenja ističe 02. marta 2023. godine (u daljem tekstu Davalac punomoćja), budući da sam osnivač sa udjelom kapitala 5% (pet) procenata u kompaniji "SI TREJD" ("SEA TRADE) KOTOR DOO, ul. Put prvoborca bb, Škaljari, Kotor, Crna Gora, registrovanoj u CRPS pod brojem 5-0393944, PIB: 02669935, ovim punomoćjem ovlašćujem:

Danijela Sekulića [redacted]

("Punomoćnik") da u moje ime i za moj racun vrši sljedeće radnje:

- potpiše i preda obrazac PS02 u Centralni registar privrednih subjekata Crne Gore (u daljem tekstu CRPS), kako bi "SEA TRADE" KOTOR, PIB: 02669935 izvršilo promjenu Izvršnog direktora i ovlašćenog zastupnika, adresu za prijem službene pošte i adresu glavnog mjesta poslovanja Društva;
- potpiše i preda novu verziju teksta Statuta Društva u CRPS;
- potpiše i dostavi Odluku o imenovanju i razrješenju izvršnog direktora i Odluku o imenovanju i razrješenju ovlašćenog zastupnika u CRPS;
- potpiše i dostavi odluku o promjeni sjedišta, adrese za prijem službene pošte i adrese glavnog mjesta poslovanja Društva u CRPS;
- sprovede cjelokupnu proceduru za Društvo u CRPS, i da poslije registracije preuzme rješenje o upisu/registraciji;
- preuzme pečat registrovanog Društva;

Punomoćje je izdato na rok od pet godina, sa pravom prenosa ovlašćenja iz ovog punomoćja na druga lica.

Razjašnjen mi je sadržaj članova 185-189 Građanskog zakonika Ruske Federacije.

Tekst ovog punomoćja odgovara mojim stvarnim namjerama. Razumijem pojašnjenja notara o pravnim posljedicama davanja punomoćja.

Informacije koje je notar ustanovio na osnovu

(Kraj strane originala)

77 A B 5409455

mog iskaza, tačno su unesene u tekst pravnog posla.

Sadržaj ovog punomoćja davaocu punomoćja je pročitao naglas.

Davalac punomoćja Glinenko Aleksandra Viktorovna (svojeručan potpis, prim. prev.)

Ruska Federacija

Moskva

Sedamnaestog maja dvije hiljade osamnaeste godine

Ovo punomoćje sam ovjerila ja, Kondrušina Ljudmila Vladimirovna, privremeni vršilac dužnosti notara grada Moskve Luščikove Irine Anatoljevne.

Sadržaj punomoćja odgovara izjavi volje lica koje je dalo punomoćje.



PREVOD SA RUSKOG JEZIKA

Notarijski zapisnik punomoćja je utvrđen, njegova radna sposobnost provjerena.

Zavedeno u registru: br. 77/334-H/77-2018-13-102.

Naplaćena državna taksa (prema tarifi): 200 rub. 00. kopejki

Plaćeno za pružanje usluga pravnog i tehničkog karaktera: 1200 rub. 00 kop.

L. V. Kondrušina

/okrugli pečat sa tekstem: NOTAR I. A. LUŠCIKOVA. NOTARSKI OKRUG MOSKVA//svojeručan potpis, prim. prev./

/okrugli pečat sa tekstem: NOTAR I. A. LUŠCIKOVA. NOTARSKI OKRUG MOSKVA, prošiven plavom trakom i sa nalijepljenim crvenim žigom/

Ukupno prošiveno, numerisano i ovjereno pečatom 2 lista.

Potpis privremenog vršioca dužnosti notara, svoj potpis - prim. prev.

T-J



TUMAČ
Tatjana Jovović

za ruski jezik, postavljena u Crnoj Gori Rješenjem ministra pravde broj: 03-745-1976/17 od 29. septembra 2017. godine, na vrijeme od pet godina, potvrđuje da je ovaj prevod vjeran originalu.

Трошак превода износи _____ €
23.05.2018.

T. Jovovic
Potpis

Татјана Јововић
ПЕРЕВОДЧИК

русског језика, именована у Црној Гори у складу са Рјешенијем Министарства правде број 03-745-1976/17 од 29. септембра 2017. године, на рок од пет година, потврђује да је овај превод одговара оригиналу.

Стопаност превода састаја _____ €

В Подгорици, дата: _____

Подпис

Печат



77 A B 5409454

PUNOMOĆJE

Grad Moskva, sedamnaestog maja dvije hiljade osamnaeste godine

Ja Glinenko Alexandra Viktorovna, rođena 02. oktobra 1989. godine u ROSTOVU NA DONU, državljanstvo: Ruske Federacije, pol: ženski, lična karta državljanina Ruske Federacije broj 45 12 928358, izdata od ODJELJENJA UFMS RUSIJE ZA GRAD MOSKVU, REJON JUŽNO TUŠINO dana 14. februara 2013. godine, šifra sektora; 770-099, prijavljena na adresi: Rusija, grad Moskva, ulica Maršala Konjeva, broj 14 (četnaest), stan 57 (pedeset sedam), pasoš državljanina Ruske Federacije br. 72 3357744, izdat 02. marta 2013. godine od FMS 77001, sa rokom važnosti do 02. marta 2023. godine (u daljem tekstu: Davalac punomoćja), osnivač sa udjelom od 5% (pet) u kompaniji „SEA TRADE“ do.o. KOTOR, Crna Gora, ul. Put Prvoborca bb, Škaljari, Kotor, Crna Gora, registrovane kod CRPS pod brojem 5-0393944, sa PIB-om 02669935, ovim punomoćjem ovlašćujem:

Danijela Sekulića iz Podgorice, Crna Gora,

može u moje ime i za moj račun da:

- potpiše i preda obrazac PS02 Centralnom Registru Privrednih subjekata, Crne Gore (u daljem tekstu CRPS) kako bi „SEA

ДОВЕРЕННОСТЬ

Город Москва, семнадцатого мая две тысячи восемнадцатого года.

Я, гр. Глиненко Александра Викторовна, дата рождения: 02 октября 1989 года, место рождения: ГОР. РОСТОВ-НА-ДОНУ, гражданство: Российская Федерация, пол: женский, паспорт гражданина Российской Федерации 45 12 928358, выданный ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ ЮЖНОЕ ТУШИНО 14 февраля 2013 года, код подразделения: 770-099, зарегистрированная по адресу: Россия, город Москва, улица Маршала Конева, дом 14 (четырнадцать), квартира 57 (пятьдесят семь), паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации № 72 3357744, выданный 02 марта 2013 года ФМС 77001, дата окончания срока: 02 марта 2023 года (далее именуемая Доверитель), являясь учредителем с долей капитала 5% (пять) процентов в компании «СИ ТРЕЙД» («SEA TRADE») ООО, KOTOR, ул. Пут Првоборца бб, Шкаляры, Котор Черногория, зарегистрированной в ЦРПС с номером 5-0393944, ИНН: 02669935, настоящей доверенностью уполномочиваю:

Данисла Секулича из Подгорицы,

следующие действия:

г. Моск-

TRADE" KOTOR, PIB-om 02669935 izvršib promjenu izvršnog direktora i ovlašćenog zastupnika, sjedišta adrese za prijem službene pošte i adrese glavnog mjesta poslovanja Društva

- potpiše i preda prečišćeni tekst Statuta društva u CRPS ;
- potpiše i preda Odluku o imenovanju i razrešenju izvršnog direktora i Odluku o imenovanju i razrešenju ovlašćenog zastupnika u CRPS
- potpisati i dostaviti odluku o promjeni sjedišta, adrese za dobijanje službene pošte i adrese sjedišta Društva za obavljanje osnovne djelatnosti u CRPS;
- sprovede cjelokupnu proceduru za Društvo u CRPS, kao i da po izvršenoj registraciji preuzme riješenje o upisu/registraciji;
- preuzeti pečat registrovanog Društva.

Ovo punomoćje važi pet godina, sa pravom ustupanja ovlašćenja po ovom punomoćju na druga lica.

Sadržaj članaka 185-189 Građanskog zakonika Ruske Federacije mi je pojašnjen.

Tekst ovog punomoćja odgovara mojim namjerama. Shvatila sam pojašnjenja notara o pravnim posljedicama punomoćja.

Informacije koje je notar ustanovio na osnovu

- подписать и подать форму PS02 в Центральный реестр хозяйствующих субъектов Черногории (далее в тексте ЦРПС), для того, чтобы Общество «СИ ТРЕЙД», КОТОР, ИНН: 02669935, изменило Исполнительного директора и уполномоченного представителя, адрес для получения официальной почты и адрес основного места деятельности Общества;
- подписать и предоставить новую редакцию текста Устава Общества в ЦРПС;
- подписать и подать Решение о назначении и увольнении исполнительного директора и Решение о назначении и увольнении уполномоченного представителя в ЦРПС;
- подписать и подать решение об изменении местонахождения, адреса для получения официальной почты и адреса основного места деятельности Общества в ЦРПС;
- провести всю процедуру для Общества в ЦРПС, и после регистрации получить решение об оформлении/ регистрации;
- получить печать зарегистрированного Общества;

Доверенность выдана сроком на пять лет, с правом на передоверие полномочий по настоящей доверенности другим лицам.

Содержание статей 185-189 Гражданского кодекса Российской

77 А В 5409455

mojeg iskaza unesene su u tekst pravnog
posla vjerno. Sadržaj ovog punomoćja
davaocu punomoćja je pročitan na glas.

Федерации мне разъяснены.

Текст настоящей доверенности
соответствует моим действительным
намерениям. Мне понятны разъяснения
нотариуса о правовых последствиях выдачи
доверенности.

Информация, установленная
нотариусом с моих слов, внесена в текст
сделки верно.

Содержание настоящей доверенности
доверителю зачитано вслух.

Доверитель/ Davačac punomoćja

Тимченко Александра Викторовна

Российская Федерация

88-

Город Москва

Семнадцатого мая две тысячи восемнадцатого года

Настоящая доверенность удостоверена мной, Кондрушиной Людмилой Владимировной,
временной исполняющей обязанности нотариуса города Москвы Лушиковой Ирины
Анатольевны.

Содержание доверенности соответствует волеизъявлению лица, выдавшего
доверенность.

Доверенность подписана в моем присутствии.

Личность подписавшего доверенность установлена, его дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре: № 771334-н/77-2018-13-102.


Взыскано по тарифу: 200 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1200 руб.00 коп.



[Handwritten signature]

Л.В. Кондрушина



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 2 листов.

ВРИО *Молдыр-Уса*

Ja, NOTAR, **Tanja Čepić**, sa sjedištem u Podgorici, Ulica Njegoševa 3/II, potvrđujem da je ovo prepis izvorne isprave: KOPIJE PUNOMOĆJA.


Izvorna isprava ispisana je i ima 4 stranice.

Izvornu ispravu je notaru predočila stranka DANIJEL SEKULIĆ, Podgorica soš br. J39BA5702 PJ Podgorica).

Naknada za rad notara za ovjeru po tarifnom broju 7 NT u iznosu od 3,75 €, i troškovi u iznosu od 1,00 € sa PDV-om od 1,00 €, što predstavlja ukupno 5,75 €, naplaćena je.

CRNA GORA
OVP-2271/2018
U Podgorici, 07.06.2018. godine
NOTAR
TANJA ČEPIĆ
PODGORICA

30 Notar
TANJA ČEPIĆ
Tanja Čepić
Tanja Čepić
CRNA GORA
PODGORICA



Ti-8293/18



**CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA**

Broj: 5 - 0393944 / 013

U Podgorici, dana 29.05.2018.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11), rješavajući po prijavi za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" KOTOR, broj 265231 podnijetoj dana 29.05.2018. u 08:40:06, preko

Ime i prezime: DANIJEL SEKULIĆ

J
A

donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" KOTOR - registarski broj 5 - 0393944, PIB 02669935 , i to:

Naziv:

Briše se: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" KOTOR

Registruje se - upisuje se: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" TIVAT

Statut:

Briše se: Statut od 20.12.2016.

Registruje se - upisuje se: Statut od 29.05.2018.

Adresa uprave - sjedišta:

Briše se: PUT PRVOBORCA BB ŠKALJARI KOTOR

Registruje se - upisuje se: BOGIŠIĆI BB TIVAT

Adresa za prijem službene pošte:

Briše se: PUT PRVOBORCA BB ŠKALJARI KOTOR

Registruje se - upisuje se: BOGIŠIĆI BB TIVAT


Adresa glavnog mjesta poslovanja:

Briše se: PUT PRVOBORCA BB ŠKALJARI KOTOR

Registruje se - upisuje se: BOGIŠIĆI BB TIVAT

Izvršni direktor:

Briše se: ANASTASIYA LASHMANOVA
JMBG/BR.PASOŠA: FB4000908 UKRAJINA


29.05.18

Registruje se - upisuje se: **MARIJA JANKOVIĆ**

JMBG/BR. PASOŠA: FB400908 UKRAJINA

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno - Izvršni direktor iz ove odluke ima pravo da pojedinačno zastupa Društvo u svim pravnim poslovima u unutrašnjem i spoljno-trgovinskom prometu s tim da ne može raspolagati finansijskim sredstvima preko 30.000 eura bez pismene saglasnosti osnivača Društva.
Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (sa Osnivačem)

Ovlašćeni zastupnik:

Briše se:

ANASTASIYA LASHMANOVA
JMBG/BR. PASOŠA: FB400908 UKRAJINA


Obrazloženje

Podnosilac je dana 29.05.2018. u 08:40:06 podnio prijavu za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću SEA TRADE. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je članom 87 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11).

M.P.

Sam. savjetnik II


Dijana Filipović

Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8, 00 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa 832-3161017-60-Administrativna taksa.

CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA
PORESKA UPRAVA

Područna jedinica Kotor - Ekspozitura Tivat

BROJ: 91/31-01760-7

TIVAT, 29.05.2018. godine

Na osnovu člana 55. Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Sl.list RCG", broj 65/01... 04/06 i "Sl.list CG", broj 16/07... 50/17), člana 33. Zakona o poreskoj administraciji ("Sl. list RCG", broj 65/01 i 80/04 i "Sl. list CG", broj 20/11 ... 47/17) i člana 24. Zakona o upravnom postupku ("Sl.list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17) Poreska uprava, donosi

Rješenje o registraciji za PDV

Naziv **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" TIVAT**

TIVAT

PIB **02669935**

914

(Šifra područne jedinice poreskog organa)

Obvezniku je dodijeljen PDV registracioni broj: **30/31-06549-5**

Svojstvo obveznika za PDV je stečeno: **06.08.2007.** godine.

Ovim Rješenjem zamjenjuje se Rješenje broj **92/31-01864-3** od **03.06.2016.** godine.

Poreski obveznik je dužan da obavijesti poreski organ o izmjeni i prestanku obavljanja djelatnosti za koju je obavezan da obračunava i plaća PDV.

M.P.

D. Nestorović

Gordana Nestorovic

[Signature]
29.05.18



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA
PORESKA UPRAVA
Broj: 91-01-02675-8
Područna jedinica Kotor - Ekspozitura Tivat
TIVAT, 29.05.2018. godine

Na osnovu člana 27 stav 3 i člana 33 Zakona o poreskoj administraciji ("Sl.list RCG", br. 65/01 i 80/04 i "Sl.list CG", br. 20/11 ... 47/17) i člana 24 Zakona o upravnom postupku ("Sl.list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17) Poreska uprava, d o n o s i

RJEŠENJE O REGISTRACIJI

Naziv: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" TIVAT
TIVAT

Poreskom obvezniku je dodijeljen:

PIB 02669935

(Matični broj)

914

(Šifra područne jedinice poreskog organa)

Datum upisa u registar: 06.08.2007. godine.

Ovim Rješenjem zamjenjuje se Rješenje broj 92-01-02447-9 od 03.06.2016. godine.

Poreski obveznik je dužan da obavijesti poreski organ o svim promjenama podataka iz registra poreskog obveznika (član 33 Zakona o poreskoj administraciji) u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.

Uputstvo o pravnom sredstvu: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG - Odsjek za drugostepeni poreski i carinski postupak, u roku od 15 dana od dana prijema Rješenja. Žalba se predaje preko ove Područne jedinice i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8,00 €, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se uplaćuje u korist računa broj 832-3161-26 - Administrativna taksa.

M.P.

NAČELNICA
Gordana Nestorović
Gordana Nestorović

[Handwritten signature]
29.05.18



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0393944 / 012

PIB: 02669935

Datum registracije: 12.07.2007.

Datum promjene podataka: 17.01.2018.

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" KOTOR

Broj važeće registracije: /012

Skraćeni naziv: SEA TRADE

Telefon:

eMail:

Datum zaključivanja ugovora: 04.07.2007.

Datum donošenja Statuta: 04.07.2007.

Datum promjene Statuta: 20.12.2016.

Adresa glavnog mjesta poslovanja: PUT PRVOBORCA BB ŠKALJARI KOTOR

Adresa za prijem službene pošte: PUT PRVOBORCA BB ŠKALJARI KOTOR

Adresa sjedišta: PUT PRVOBORCA BB ŠKALJARI KOTOR

Pretežna djelatnost: 5510 Hoteli i sličan smještaj

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA

Oblik svojine: Privatna

Porijeklo kapitala: Strani

Upisani kapital: 10.000,00Euro (Novčani 10.000,00Euro, nenovčani 0,00Euro)

OSNIVAČI:

RENAT ZADORIN A

Uloga: Osnivač

Udio: 90%

Tivar

29. 05. 2018.

Bogisic bb Thvat

✓
ALEXANDRA GLINENKO

Uloga: Osnivač

Udio: 5%

✓
VALERY LITVAK

Uloga: Osn

Udio: 5%

LICA U DRUŠTVU:

RENAT ZADORIN

Adresa: UL. MIK [REDACTED] G

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

ALEXANDRA GLINENKO

Adresa: MARŠALA KONI

Uloga: 'Ovlašćeni zastu

Ovlašćenja u prometu: Ne

Ovlašćen da djeluje: PO

VALERY LITVAK 21300499

Adresa: GOSPITALNI VA

Uloga: Ovlašćeni zastu

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

ANASTASIYA LASHMANOVA

Adresa: KURGUZOVA 19 3/

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

ANASTASIYA LASHMANOVA

Adresa: KURGUYOVA 19 BF

Uloga: Ovlašćeni zastupni

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

Marija Jaukovic

Izdato: 29.05.2018 godine u 08:41h

MP

NAČELNICA

Dušanka Vujisić



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 265231

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je DANIJEL SEKULIĆ dostavio-la dokument za Promjena društva sa ograničenom odgovornošću – DOO - SEA TRADE - DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU iz KOTOR, registarski broj:50393944 sa sljedećim priložima:

Dokaz o uplaćenju naknadi za objavljivanje podataka u "Službenom listu Crne Gore"

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Odluka o promjeni ovlaštenog zastupnika.

Punomoćje

Obrazac

Statut društva

Odluka o promjeni adrese

Datum prijema dokumentacije: 29.5.2018. god.

Podnosioc prijave

Dokument primio/la

Magdalena Peruničić, Samostalna referentkinja

M.P.

Uputstvo za praćenje prijave: Prijava se može pratiti putem sajta www.crps.me odabirom stavke menija PRETRAGA REGISTRA, zatim PRETRAGA PREDMETA. U ponudena polja unijeti broj predmeta i datum prijema dokumentacije i kliknuti dugme TRAŽI. Ukoliko je prikazan status **OBRAĐEN** rješenje se može preuzeti. Broj kontakt telefona CRPS-a: +38220230858.

PODNOŠILAC PRIJAVE			
Prijava se podnosi preko:		<input type="checkbox"/> Zastupnika	<input checked="" type="checkbox"/> Punomoćnika
JMBG:			
Ime i prezime:	Danijel Sekulić	Opština:	PODGORICA
Telefon:	069 077 888	Mjesto:	PODGORICA
e-mail:	office @financeplus.me	Ulica:	Džordža Vašingtona
		Broj:	44
za strana fizička lica unijeti broj pasosa i državu izdavanja			

 Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt	
Matični broj:	02669935
Registarski broj:	50393944
Puni naziv:	DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" KOTOR

 1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja	<input type="checkbox"/> OD	<input type="checkbox"/> KD	<input type="checkbox"/> AD	<input type="checkbox"/> DOO
	<input type="checkbox"/> NVO	<input type="checkbox"/> Ustanova	<input type="checkbox"/> Zadruga	<input type="checkbox"/> Ostali

1.2. Puni naziv:	DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" TIVAT *ukoliko je promjen puni naziv izvršite se i preregistracija u Poreskom registru
1.3. Skraćeni naziv:	"SEA TRADE" DOO

1.4. Podaci o Statutu:	Datum donošenja:	29.05.2018
------------------------	------------------	------------

1.5. Podaci o Ugovoru / odluci o osnivanju:	Datum zaključenja/donošenja:	
---	------------------------------	--

 2. NOVA ADRESE UPRAVE / SJEDIŠTA

2.1. Opština:	TIVAT	2.2. Mjesto:	TIVAT
2.3. Ulica:	BOGIŠIĆI	2.4. Broj:	BB

 3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE PESTE

3.1. Država:	TIVAT	3.3. Mjesto:	TIVAT
3.2. Opština:	TIVAT	3.5. Broj:	BB
3.4. Ulica:	BOGIŠIĆI		

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

9. KAPITAL - PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

Povećanje
 Smanjenje

Osnovni kapital:	Prije promjene	Iznos promjene	Nakon promjene
Ukupno (novčani+nenovčani):	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> novčani – iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> nenovčani – iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €

10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

Prestanak Registruje se Mijenja se udio

10.1. Status:

Osnivač Član DOO Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*upisati status

10.2. MB / JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša
za strano pravno lice unijeti broj registracije u

10.3. Naziv / Ime i prezime:

10.4. Sjedište / Adresa:

Država

Opština

Mjesto:

Ulica:

Broj:

10.5. Udio

 %

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora
 Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

P UKR FB400908

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Lashmanova Anastasiya

Adresa:

Država

UKRAJINA

Opština

Mjesto:

Ulica:

Broj:

12.4. Ovlaštenja u prometu

- neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.5. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

x

13. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

13.1. Status

Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora

Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

13.2. JMB:

2710990217976

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

13.3. Ime i prezime:

MARIJA JANKOVIĆ

Adresa:

Država

CRNA GORA

Opština

PODGORICA

Mjesto:

PODGORICA

Ulica:

RADOSAVA BURIĆA

Broj:

33

13.4. Ovlaštenja u prometu

neograničena ograničena

Izvršni direktor iz ove Odluke ima pravo da pojedinačno zastupa Društvo u svim pravnim poslovima u unutrašnjem i spoljno-trgovinskom prometu s tim da ne može raspolagati finansijskim sredstvima preko 30.000 eura bez pismene saglasnosti osnivača Društva

*unijeti opis ograničenja

13.5. Ovlašćen da djeluje

Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva OSNIVAČEM

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

14. OSTALE REGISTRACIJE

Osim postojeće registracije u CRPS-u izvršiti i registracije u:

14.1. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

Saglasno Zakonu o privrednim društvima (Sl. list CG 06/02, 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11) RENAT ZADORIN, Republika Kirgizija, br. pasoša: AC1423125, ALEXANDRA GLINENKO, Ruska Federacija, br. pasoša: 72 3357744, VALERY LITVAK, Izrael, br.pasoša: 21300499, u svojstvu osnivača, dana 29.05.2018. godine donose:

S T A T U T

(PREČIŠĆENI TEKST)

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE " TIVAT

FIRMA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Čl.1

Društvo će poslovati pod firmom: **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" TIVAT**

Skraćeni naziv firme je: "SEA TRADE " DOO

Čl.2

Osnivači su saglasno Zakonu o privrednim društvima zaključili dana 01.08.2007 godine Ugovor o osnivanju Društva.

Čl.3

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

Čl.4

Firmu i sjedište Društva osnivač može mijenjati sopstvenom odlukom, koja mora biti prijavljena Centralnom registru Privrednih subjekata u Podgorici.

Čl.5

Sjedište Društva sa ograničenom odgovornošću " SEA TRADE " je:

Bogišići bb, Tivat

Firmu i sjedište može mijenjati osnivači.

Adresa Društva za zvanične dopise je: Bogišići bb, Tivat

Promjena firme i sjedišta se prijavljuje Centralnom registru Privrednih subjekata poreske uprave u Podgorici.

Društvo će u svom radu koristiti puni i skraćeni naziv firme, zavisno od potrebe.

Čl.6

Društvo ima svoj pečat, koji je okruglog oblika, prečnika 4cm, sa tekstom po obodu:

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" TIVAT

Pečat je pisan latinicom.

Društvo ima svoj štambilj, koji je pravougaonog oblika, sa tekstom po gornjoj ivici

"SEA TRADE" DOO.

U sredini je oznaka «Broj», a pri dnu je oznaka Podgorica, i crtica za upis datuma i riječ godina. Štambilj je pisan latinicom.

DJELATNOST DRUŠTVA

Čl.7

Djelatnost Društva obuhvata:

GRAĐEVINARSTVO

- 41.10 Razrada građevinskih projekata
- 41.20 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
- 42.11 Izgradnja puteva i autoputeva
- 42.12 Izgradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica
- 42.13 Izgradnja mostova i tunela
- 42.21 Izgradnja cjevovoda
- 42.22 Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova
- 42.91 Izgradnja hidro objekata
- 42.99 Izgradnja ostalih građevina, na drugom mjestu nepomenutih
- 43.11 Rušenje objekata
- 43.12 Pripremna gradilišta
- 43.13 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
- 43.21 Postavljanje električnih instalacija
- 43.22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, klimatizacionih sistema i sistema za grijanje
- 43.29 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu
- 43.31 Malterisanje
- 43.32 Ugradnja stolarije
- 43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga
- 43.34 Bojenje i zastakljivanje
- 43.39 Ostali završni radovi
- 43.91 Krovni radovi
- 43.99 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi

TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO; POPRAVKA MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA

- 45.11 Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima
- 45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima
- 45.20 Održavanje i popravka motornih vozila
- 45.31 Trgovina na veliko djelovima i opremom za motorna vozila
- 45.32 Trgovina na malo djelovima i opremom za motorna vozila
- 45.40 Trgovina motociklima, djelovima i priborom, održavanje i popravka motocikala

- 46.11 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
- 46.12 Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija
- 46.13 Posredovanje u prodaji drvene građe i građevinskog materijala
- 46.14 Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona
- 46.15 Posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe
- 46.16 Posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, krzna, obuće i predmeta od kože
- 46.17 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
- 46.18 Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda
- 46.19 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
- 46.21 Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, sjemenjem i hranom za životinje
- 46.22 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama
- 46.23 Trgovina na veliko životinjama
- 46.24 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom
- 46.31 Trgovina na veliko voćem i povrćem
- 46.32 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
- 46.33 Trgovina na veliko mlječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima
- 46.34 Trgovina na veliko pićem
- 46.35 Trgovina na veliko, duvanskim proizvodima
- 46.36 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima
- 46.37 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaoom i začinima
- 46.38 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribe, ljuskare i mekušce
- 46.39 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duvanom
- 46.41 Trgovina na veliko tekstilom
- 46.42 Trgovina na veliko odjećom i obućom
- 46.43 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
- 46.44 Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje
- 46.45 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
- 46.46 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima
- 46.47 Trgovina na veliko namještajem, tepisima i opremom za osvjjetljenje
- 46.48 Trgovina na veliko satovima i nakitom
- 46.49 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
- 46.51 Trgovina na veliko kompjuterima, kompjuterskom opremom i softverima
- 46.52 Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim djelovima i opremom
- 46.61 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i proborom
- 46.62 Trgovina na veliko alatnim mašinama
- 46.63 Trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama
- 46.64 Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivenje i pletjenje
- 46.65 Trgovina na veliko kancelarijskim namještajem
- 46.66 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
- 46.69 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom
- 46.71 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
- 46.72 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
- 46.73 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
- 46.74 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grijanje
- 46.75 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
- 46.76 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
- 46.77 Trgovina na veliko otpacima i ostacima
- 46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko
- 47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duvanom

- 47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
- 47.21 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama
- 47.22 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama
- 47.23 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.24 Trgovina na malo hljebom, tjesteninama, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.25 Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.26 Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama
- 47.29 Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.30 Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.41 Trgovina na malo kompjuterima, perifernim jedinicama i softverom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.42 Trgovina na malo telekomunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.43 Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.51 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.52 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.53 Trgovina na malo tepisima, zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.54 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.59 Trgovina na malo namještajem, opremom za osvjetljavanje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.61 Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.62 Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.63 Trgovina na malo muzičkim i video zapisima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.64 Trgovina na malo sportskom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.65 Trgovina na malo igrama i gračkama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.71 Trgovina na malo odjećom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.72 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama
- 47.73 Trgovina na malo farmaceutskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama - apotekama
- 47.74 Trgovina na malo medicinskim i ortopedskim pomagalicama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.75 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.76 Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, đubrivima, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama
- 47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.78 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.79 Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama
- 47.81 Trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima na tezgama i pijacama
- 47.82 Trgovina na malo tekstilom, odjećom i obućom na tezgama i pijacama
- 47.89 Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama
- 47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta
- 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca

SAOBRAĆAJ I SKLADIŠTENJE

- 49.10 Željeznički prevoz putnika, međumjesni
- 49.20 Željeznički prevoz tereta
- 49.31 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika
- 49.32 Taksi prevoz
- 49.39 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju
- 49.41 Drumski prevoz tereta
- 49.42 Usluge preseljenja
- 49.50 Cjevovodni transport

- 50.10 Pomorski i priobalni prevoz putnika
- 50.20 Pomorski i priobalni prevoz tereta
- 50.30 Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima
- 50.40 Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima
- 51.10 Vazdušni prevoz putnika
- 51.21 Vazdušni prevoz tereta
- 51.22 Vasijski saobraćaj
- 52.10 Skladištenje
- 52.21 Uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju
- 52.22 Uslužne djelatnosti u vodenom saobraćaju
- 52.23 Uslužne djelatnosti u vazdušnom saobraćaju
- 52.24 Manipulacija teretom
- 52.29 Ostale prateće djelatnosti u saobraćaju
- 53.10 Poštanske aktivnosti
- 53.20 Ostale poštanske i kurirske aktivnosti

USLUGE SMJEŠTAJA I ISHRANE

55.10 Hoteli i sličan smještaj

- 55.20 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak
- 55.30 Djelatnost kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice
- 55.90 Ostali smještaj
- 56.10 Djelatnost restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata
- 56.21 Katering (dostava pripremljene hrane)
- 56.29 Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane
- 56.30 Usluge pripremanja i posluživanja pića

INFORMISANJE I KOMUNIKACIJE

- 58.11 Izdavanje knjiga
- 58.12 Izdavanje imenika i adresara
- 58.13 Izdavanje novina
- 58.14 Izdavanje časopisa i periodičnih izdanja
- 58.19 Ostala izdavačka djelatnost
- 58.21 Izdavanje kompjuterskih igara
- 58.29 Izdavanje ostalih softvera
- 59.11 Proizvodnja filmova, video-zapisa i televizijskog programa
- 59.12 Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, video-filmova i televizijskog programa
- 59.13 Distribucija filmova, video-filmova i televizijskog programa
- 59.14 Djelatnost prikazivanja filmova
- 59.20 Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike
- 60.10 Emitovanje radio-programa
- 60.20 Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa
- 61.10 Kablovske telekomunikacije
- 61.20 Bežične telekomunikacije
- 61.30 Satelitska telekomunikacija
- 61.90 Ostale telekomunikacione djelatnosti
- 62.01 Kompjutersko programiranje
- 62.02 Konsultantske djelatnosti u oblasti informacione tehnologije
- 62.03 Upravljanje kompjuterskom opremom
- 62.09 Ostale usluge informacione tehnologije

- 63.11 Obrada podataka, smještanje aplikacija i pružanje aplikativnih usluga i sl.
- 63.12 Uslužne internet stranice (web portal)
- 63.91 Djelatnost novinskih agencija

POSLOVANJE NEKRETNINAMA

- 68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
- 68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
- 68.31 Djelatnost agencija za nekretnine
- 68.32 Upravljanje nekretninama uz naknadu

STRUČNE, NAUČNE I TEHNIČKE DJELATNOSTI

- 69.10 Pravni poslovi
- 69.20 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi i poresko savjetovanje
- 70.10 Upravljanje privrednim subjektom
- 70.21 Djelatnost komunikacija i odnosa sa javnošću
- 70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem
- 71.11 Arhitektonska djelatnost
- 71.12 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
- 71.20 Tehničko ispitivanje i analize
- 72.11 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji
- 72.19 Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i inženjerskim naukama
- 72.20 Istraživanje i razvoj u društvenim i humanističkim naukama
- 73.11 Djelatnost reklamnih agencija
- 73.12 Medijsko predstavljanje
- 73.20 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
- 74.10 Specijalizovane dizajnerske djelatnosti
- 74.20 Fotografске usluge
- 74.30 Prevođenje i usluge tumača
- 74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti
- 75.00 Veterinarska djelatnost

ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DJELATNOSTI

- 77.11 Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila
- 77.12 Iznajmljivanje i lizing kamiona
- 77.21 Iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport
- 77.22 Iznajmljivanje video-kaseta i kompakt-diskova
- 77.29 Iznajmljivanje i lizing ostalih predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu
- 77.31 Iznajmljivanje i lizing poljoprivrednih mašina i opreme
- 77.32 Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo
- 77.33 Iznajmljivanje i lizing kancelarijskih mašina i kancelarijske opreme (uključujući kompjutere)
- 77.34 Iznajmljivanje i lizing opreme za vodeni transport
- 77.35 Iznajmljivanje i lizing opreme za vazdušni transport
- 77.39 Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara
- 77.40 Lizing intelektualne svojine i sličnih proizvoda, izuzev autorskih prava
- 78.10 Djelatnost agencija za zapošljavanje
- 78.20 Djelatnost agencija za privremeno zapošljavanje
- 78.30 Ostalo ustupanje ljudskih resursa
- 79.11 Djelatnost putničkih agencija
- 79.12 Djelatnost tur-operatora

79.90 Ostale usluge rezervacije i djelatnosti povezane s njima

Pored aktivnosti navedenih u ovom članu, Društvo će se baviti i spoljnotrgovinskim prometom i to prometom roba i usluga za koje je registrovano u unutrašnjem prometu.

OSNOVNA DJELATNOST DRUŠTVA JE:

55.10 Hoteli i sličan smještaj

Djelatnosti Društva može da promjeni osnivač odlukom koja mora biti prijavljena u Centralni registar Privrednih subjekata Poreske uprave.

OSNIVAČI ODNOSNO ČLANOVI DRUŠTVA

(u daljem tekstu: vlasnici udjela u Društvu)

Čl.8

Vlasnici udjela u Društvu su:

- **RENAT ZADORIN**
pasosa: AC142
- **ALEXANDRA GLINENKO**
14/57, br.pas
- **VALERY LITVAK**
21300499

OSNIVAČKI KAPITAL, VRSTE I VISINA ULOGA

Čl.9

Početni kapital DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU " SEA TRADE " KOTOR utvrđen je Ugovorom o osnivanju Društva i iznosi **10.000,00€** i sastoji se od novčanih uloga vlasnika udjela Društva.

Sticanjem udjela Osnivači postaju vlasnici udjela Društva.

Srazmjerno uplaćenom odnosno unijetom ulogu, a u odnosu na ukupan kapital, vlasnici udjela stižu udjele u Društvu koji procentualno iznose:

- **RENAT ZADORIN** **90%**
- **VALERY LITVAK** **5%**
- **ALEXANDRA GLINENKO** **5%**

Čl.10

Ako osnivač odluči da je Društvu potreban obrtni kapital, preko iznosa uplaćenog kapitala, sredstva će biti obezbijedena na sljedeći način i u sljedećem redosljedu:

- 1) iz neposredne dobiti,
- 2) iz kredita koje osnivač obezbijedi preko poslovne banke,
- 3) putem povećanja i uplate kapitala – dopunskom uplatom ili ulogom u stvarima

DIOBA DOBITI I NAČIN SNOŠENJA RIZIKA I POKRIĆE GUBITAKA UTVRĐIVANJA I RASPODJELA DOBITI

Čl.11

Bilans imovine i bilans uspjeha Društva, uključujući dio koji se odnosi na dobit za raspodjelu, utvrđuje se prema zakonima koji regulišu ovu oblast.

Dobit za raspodjelu, Društvo utvrđuje za svaku poslovnu godinu, najkasnije do 31. marta za prethodnu godinu.

Iz neto dobiti se izdvaja dio koji utvrđuje osnivač, u obavezni i posebni rezervni fond i u neraspoređenu dobit. Preostali iznos predstavlja dobit, koja pripada osnivaču.

Osnivač može odlučiti da dio dobiti za raspodjelu, na koju ima pravo reinvestira u razvoj Društva.

PRAVA I OBAVEZE OSNIVAČA

Čl.12

Osnivač Društva ima pravo ili obavezu da:

- 1) upravlja ili učestvuje u upravljanju Društvom;
- 2) učestvuje u raspodjeli dobiti;
- 3) učestvuje u raspodjeli imovine Društva po njegovom prestanku.

KONTROLA AKTIVNOSTI DRUŠTVA

Osnivač će u svako doba imati pravo da vrši uvid u djelatnost, pregleda prostorije i finansijsko poslovanje Društva.

Vođenje finansijske dokumentacije će se vršiti prema važećim zakonima i propisima Crne Gore u vezi sa svakim poslom i biće u svako razumno vrijeme dostupno osnivaču ili od njega ovlašćenim licima

Osnivač može odlučiti da poslove pregleda i revizije poslovanja Društva povjeri revizorskoj firmi, po svom izboru.

TROŠKOVI POSLOVANJA

Čl.13

Osnivač odgovara za obaveze Društva cjelokupnom svojom imovinom:

- 1) ako zloupotrijebi Društvo, da bi dostigao cilj koji je za njega zabranjen;
- 2) ako Društvo upotrijebi da bi oštetio povjerioce;

- 3) ako suprotno propisima, postupi sa imovinom Društva, kao da je u pitanju njegova lična imovina;
- 4) ako smanji imovinu Društva u svoju korist ili u korist drugog lica, a znao je ili je morao znati da Društvo neće biti u stanju da izmiri svoje obaveze prema trećim licima.

Troškovi poslovanja Društva biće za svaku godinu predviđeni i odobravani u finansijskom planu Društva za predmetnu poslovnu godinu. Na kraju svake poslovne godine, Društvo je dužno da u roku utvrđenom pravilima (Statutom) Društva i u skladu sa važećim propisima sastavi završni račun (bilans).

SNOŠENJE RIZIKA I POKRIVANJE GUBITAKA

Čl.14

Osnivač snosi rizik za poslovanje Društva do visine uloga koji je investirao za osnivanje Društva. Ako Društvo ima gubitak u poslovanju, osnivač može odlučiti da putem dopunske uplate pokrije gubitak koji je nastao.

Gubitak u poslovanju može se namiriti i putem smanjenja osnovnog kapitala Društva, o čemu odlučuje osnivač.

Gubici u poslovanju se mogu pokrivati i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

ODGOVORNOST ZA OBAVEZE

Čl.15

Društvo u pravnom prometu može da zaključuje ugovore i vrši druge poslove i radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti i u prometu istupa u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za tuđi račun i u tuđe ime i za tuđi račun.

Čl.16

Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom.

Osnivač ne odgovara za obaveze Društva, a snosi rizik u poslovanju Društva do visine svog osnivačkog uloga.

Osnivač odgovara za obaveze Društva u slučajevima i pod uslovima propisanim Zakonom o privrednim društvima.

Čl.17

ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE DRUŠTVA

Poslove zastupanja i predstavljanja Društva vrši izvršni direktor Marija Janković sa JMB:2710990217976 iz Podgorice, adresa ul.Radosava Burića 33.

IZVRŠNI DIREKTOR DRUŠTVA

Izvršni direktor društva je izvršni organ. Djelokrug rada izvršnog direktora je da:

- odgovoran je za zakonitost Društva, u okviru svojih ovlaštenja
- upravlja imovinom Društva, u skladu sa zakonom i odlukom vlasnika udjela
- predlaže unutrašnju organizaciju Društva
- Donosi dokument o sistematizaciji radnih mjesta
- sklapa ugovore i preuzima druge pravne radnje u domaćoj i spoljnoj trgovinskoj razmjeni, u skladu sa svojim ovlaštenjima u okviru redovnog poslovanja Društva.
- odlučuje o zapošljavanju lica u Društvo, zaključuje ugovoru o radu, odlučuje o disciplinskoj odgovornosti zaposlenih i drugim poslovima iz oblasti radnih odnosa u skladu sa zakonom,
- Obavlja druge poslove, predviđene zakonom i ovim statutom.
- Izvršni direktor može sklapati ugovore za prodaju imovine Društva samo uz potpis jednog od vlasnika udjela Društva.
- Izvršni direktor ne može bez pismene saglasnosti osnivača Društva da potpiše Ugovor o kreditu sa bankom ili stavi hipoteku ili druge tereta na imovinu, koja je u vlasništvu Društva.
- Izvršni direktor ne može raspolagati finansijskim sredstvima preko 30.000 eura bez pismene saglasnosti osnivača Društva.
- Izvršni direktor treba da postupa sa pažnjom dobrog privrednika i vrši druge poslove po ovlaštenju osnivača Društva.

Pored poslova iz stava 1 ovog člana, izvršni direktor obavlja i druge poslove koji Zakonom, odlukom ili ovim statutom nijesu dati u djelokrug drugih organa društva.

Izvršni direktor društva se bira na period od četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora, s tim da može i prije vremena biti razriješen dužnosti na koju je postavljen.

Izvršni direktor društva istupa u ime i za račun društva.

IZBOR, OPOZIV I DJELOKRUG ORGANA DRUŠTVA

Čl.18

Osnivač, kao vlasnik Društva, na osnovu uloženog kapitala, upravlja cjelokupnim radom i poslovanjem Društva.

U slučaju da osnivač odredi da je za poslovanje neophodno, može formirati odbor direktora ili skupštinu društva.

Članovi skupštine kao i članovi odbora direktora, ne mogu biti lica koja su osuđivana za krivično djelo protiv privrede i službene dužnosti za koju su nastupile pravne posljedice osude, dok te posljedice traju.

Članove skupštine kao i članove odbora direktora, bira osnivač na neodređeno vrijeme, koje ne može biti duže od pet godina, sa mogućnošću ponovnog izbora.

Čl.19

Djelokrug osnivača je da:

- donosi statut i druga normativna akta,
- utvrđuje poslovnu politiku,
- usvaja godišnji obračun i izvještaje o poslovanju,
- odlučuje o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka,
- odlučuje o statusnim promjenama, promjeni oblika i prestanku društva,
- postavlja i razrješava izvršnog direktora,
- postavlja i razrješava članove odbora direktora i članove skupštine,
- daje smjernice za rad i poslovanje izvršnog direktora,
- odlučuje o poslovnoj saradnji sa drugim društvima,
- donosi investicione odluke,
- odlučuje o osnivanju novih društava,
- oslučuje o zastupanju društva u sudskim i drugim postupcima protiv članova uprave,
- obavlja druge poslove određene zakonom.

Čl.20

Ako donošenje odluke ne trpi odlaganje, osnivač može donijeti odluku i telefonskim putem, telegrafski, mailom ili putem telefaksa.

ZAPISNIK O RADU

Čl.21

U zapisnik o sjednicama osnivača se unose podaci i materijali koji su bili predmet rasprave na sjednici. Pored ovih podataka, u zapisnik se na zahtjev osnivača unose i drugi podaci.

Čl.22

Zapisnik o radu sa prethodne sjednice osnivača se usvaja na prvoj narednoj sjednici.

Čl.23

Izvršni direktor društva može u okviru svojih ovlašćenja dati drugome pismeno punomoćje za zastupanje Društva. Izvršni direktor društva, uz saglasnost osnivača, može određenom licu, specijalizovanom za određene poslove, dati prokuru, čiji obim, vrstu i sadržinu utvrđuje svojom odlukom.

Čl.24

Pored izvršnog direktora Društvo mogu zastupati i druga ovlašćena lica, o čemu odlučuje osnivač Društva.

REZERVE DRUŠTVA

Čl.25

Društvo na kraju svake poslovne godine, iz neto dobiti izdvaja dio koji utvrđuje osnivač, u obavezni i posebni rezervni fond.

OBAVEZNI I REZERVNI FOND

Čl.26

Društvo može imati obavezni i rezervni fond, o čemu odlučuje osnivač.

U obavezni rezervni fond, svake godine od dobiti se unosi najmanje 5%, dok fond ne dostigne najmanje 10% osnovnog kapitala.

Čl.27

Obavezni rezervni fond, dok se ne dostigne zakonom utvrđen najmanji iznos, upotrebljava se samo za pokrivanje gubitaka.

Čl.28

Ukoliko se obavezna rezerva Društva smanji ispod minimuma, koji je zakonom propisan (10% osnovnog kapitala), mora se dopuniti do propisanog iznosa.

POSEBNI REZERVNI FOND

Čl.29

Društvo može imati i posebne rezervne fondove, saglasno zakonu, o čemu odlučuje osnivač Društva.

STATUSNE PROMJENE I PROMJENE OBLIKA DRUŠTVA

STATUSNE PROMJENE

Čl.30

Društvo se može spojiti sa drugim društvom (spajanjem), podijeliti na dva ili više društva (podjela), ili promijeniti oblik (promjena oblika društva).

Spajanje, pripajanje ili podjela Društva, vrši se saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima.

Odluku o statusnim promjenama Društva donosi osnivač Društva.

NAČINI PROMJENE OBLIKA DRUŠTVA

Čl.31

Društvo može promijeniti oblik u drugi oblik ako ispunjava uslove o osnivanju oblika utvrđene Zakonom o privrednim društvima.

Čl.32

Odluku o promjeni oblika Društva donosi osnivač.

PRESTANAK DRUŠTVA

Čl.33

Društvo će poslovati sve dok postoje ekonomski i zakonski uslovi za obavljanje njegove djelatnosti, a može prestati sa poslovanjem samo na način i pod uslovima zakonom propisanim.

Društvo prestaje u sljedećim slučajevima:

- 1) ako mu je izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti, zbog toga što ne ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti, a u roku određenom u izrečenoj mjeri ne ispuni te uslove, odnosno ne promjeni djelatnost,
- 2) ako prestanu da postoje prirodni i drugi uslovi za obavljanje djelatnosti,
- 3) odlukom osnivača,
- 4) ako se pravosnažnom odlukom suda utvrdi ništavnost upisa u registar,
- 5) ako ne produži registraciju saglasno zakonu,
- 6) stečajem ili likvidacijom društva,
- 7) spajanjem sa drugim društvom ili podjelom,
- 8) u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA ČOVJEKOVE SREDINE

Čl.34

Osnivač, organi i radnici Društva su dužni da organizuju obavljanje djelatnosti na način kojim se osiguravaju bezbjednost na radu kao i da preduzimaju i sprovode potrebne mjere zaštite na radu i životne sredine u skladu sa republičkim zakonima koji regulišu ovu oblast.

Društvo i dijelovi Društva su dužni da obavljaju svoje djelatnosti, čuvaju vrijednost i obezbijeduju potrebne uslove za zaštitu i unaprijeđenje čovjekove sredine i da spriječavaju uzroke i otklanjaju posljedice koje ugrožavaju prirodne i radom stvorene vrijednosti životne sredine.

IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Čl.35

Izmjene i dopune statuta mogu se vršiti u postupku i na način kao i za njegovo donošenje, odnosno od strane osnivača, a u skladu sa Odlukom o osnivanju.

Ugovor ili Odluka se prijavljuje u Centralni registar Privrednih subjekata Poreske uprave.


PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a počinje da proizvodi pravno dejstvo od dana registrovanja Društva u Centralni registar Privrednih subjekata Poreske uprave.


NADLEŽNO PRAVO

Na sva pitanja koja se odnose na važenje, tumačenje ili izvršenje odredba ovog Statuta, primjenjivaće se važeći propisi u Crnoj Gori.


Osnivači:




DANIJEL SEKULIĆ
po specijalnom punomoćju
za ZADORIN RENAT
Br.pasoša: AC1423125



DANIJEL SEKULIĆ
po specijalnom punomoćju
za ALEXANDRA GLINENKO
Br.pasoša: 72 3357744



DANIJEL SEKULIĆ
po specijalnom punomoćju
za VALERY LITVAK
Br.pasoša: 21300499



U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima Crne Gore ("Sl. list RCG", br. 06/02 od 08.02.2002, "Sl. list CG", br. 17/07 od 31.12.2007, 80/08 od 26.12.2008, 40/10 od 22.07.2010, 73/10 od 10.12.2010, 36/11 od 27.07.2011, 40/11 od 08.08.2011) i Statuta " **SEA TRADE** " društvo sa ograničenom odgovornošću, PIB: **02669935** (u daljem tekstu: Društvo); osnivači RENAT ZADORIN, Republika Kirgizija, br. pasoša: AC1423125, ALEXANDRA GLINENKO, Ruska Federacija, br. pasoša: 72 3357744, VALERY LITVAK, Izrael, br. pasoša: 21300499, preko punomoćnika Danijela Sekulića

ODLUKU

o promijeni sjedišta, adrese za prijem službene pošte i adrese glavnog mjesta poslovanja Društva

" SEA TRADE "

Član 1.

Nova adresa uprave - sjedišta, adrese za prijem službene pošte i adrese glavnog mjesta poslovanja Društva " SEA TRADE,, d.o.o. je:

- Ulica Bogišići bb, Tivat.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

OSNIVAČI:

DANIJEL SEKULIĆ
po specijalnom punomoćju
za ZADORIN RENAT
Br.pasoša: AC1423125

DANIJEL SEKULIĆ
po specijalnom punomoćju
za ALEXANDRA GLINENKO
Br.pasoša: 72 3357744

DANIJEL SEKULIĆ
po specijalnom punomoćju
za VALERY LITVAK
Br.pasoša: 21300499

U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima Crne Gore ("Sl. list RCG", br. 06/02 od 08.02.2002, "Sl. list CG", br. 17/07 od 31.12.2007, 80/08 od 26.12.2008, 40/10 od 22.07.2010, 73/10 od 10.12.2010, 36/11 od 27.07.2011, 40/11 od 08.08.2011) i Statuta " SEA TRADE " društvo sa ograničenom odgovornošću, PIB: 02669935(u daljem tekstu: Društvo), osnivači RENAT ZADORIN, Republika Kirgizija, br. pasoša: AC1423125, ALEXANDRA GLINENKO, Ruska Federacija, br. pasoša: 72 3357744, VALERY LITVAK, Izrael, br.pasoša: 21300499, preko punomoćnika Danijela Sekulića sa dine, donose

ODLUKU

o razrešenju ovlašćenog zastupnika Društva

Član 1.

Razrešava se **Lashmanova Anastasiya** iz Ukraine, ul.Kurguzova 19/3a, Kiev, sa br. pasoša P UKR FB400908 sa funkcije ovlašćenog zastupnika Društva.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

OSNIVAČI :

DANIJEL SEKULIĆ
po specijalnom punomoćju
za ZADORIN RENAT
Br.pasoša: AC1423125

DANIJEL SEKULIĆ
po specijalnom punomoćju
za ALEXANDRA GLINENKO
Br.pasoša: 72 3357744

DANIJEL SEKULIĆ
po specijalnom punomoćju
za VALERY LITVAK
Br.pasoša: 21300499

U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima Crne Gore ("Sl. list RCG", br. 06/02 od 08.02.2002, "Sl. list CG", br. 17/07 od 31.12.2007, 80/08 od 26.12.2008, 40/10 od 22.07.2010, 73/10 od 10.12.2010, 36/11 od 27.07.2011, 40/11 od 08.08.2011) i Statuta " **SEA TRADE** " društvo sa ograničenom odgovornošću, PIB: **02669935** (u daljem tekstu: Društvo), osnivači **RENAT ZADORIN**, Republika Kirgizija, br. pasoša: AC1423125, **ALEXANDRA GLINENKO**, Ruska Federacija, br pasoša: 72 3357744, **VALERY LITVAK**, Izrael, br.pasoša: 21300499, preko punomoćnika Danijela Sekulića

ODLUKU

o imenovanju i razrešenju izvršnog direktora Društva

Član 1.

~~Razrešava se **Lashmanova Anastasiya**~~

~~Imenuje se **Marija Janković** sa JMB:2
ul.Radosava Burića 33, na funkciju izvršnog~~

Izvršni direktor iz ove Odluke ima pravo da pojedinačno zastupa Društvo u svim pravnim poslovima u unutrašnjem i spoljno-trgovinskom prometu s tim da ne može raspolagati finansijskim sredstvima preko 30.000 eura bez pismene saglasnosti osnivača Društva

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

OSNIVAČI :

DANIJEL SEKULIĆ
po specijalnom punomoćju
za ZADORIN RENAT
Br.pasoša: AC1423125

DANIJEL SEKULIĆ
po specijalnom punomoćju
za ALEXANDRA GLINENKO
Br.pasoša: 72 3357744

DANIJEL SEKULIĆ
po specijalnom punomoćju
za VALERY LITVAK
Br.pasoša: 21300499

ДОВЕРЕННОСТЬ

город Бишкек, ул. Абдрахманова, д.166, каб.55,

Восемнадцатого мая
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ



два тысячи восемнадцатого года.
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Я, гражданин Кыргызской Республики **Задорин Ренат Митхатович**, 12.02.1966 года рождения, паспорт серии AN 1998883, выдан ИИМ 50-55, от 22.10.2010 года, общегражданский паспорт серии AC 1423125 выдан ГАИРТ от 22.10.2010 года, зарегистрированный по адресу: Кыргызская Республика, г.Бишкек, г.Бишкек, 3 мкр., д.7, кв.4, - учредитель с долей капитала 90% в компании „**SEA TRADE**“ **ООО КОТОР**, ул. Пут Првоборца 6б, Шкаляры, Котор Черногория, зарегистрированный в ЦРПС с номером 5- 0393944, ИНН: 02669935, (далее по тексту Общество),

настоящей доверенностью уполномочиваю гражданина Республики Черногория **Секуличу Даниэлю (SEKULIC DANIJEL)**, 04.10.1983 года рождения, паспорт серии J39BA5702, выдан Полицейским Департаментом Подгорицы, от 16.02.2010 года, проживающего по адресу: Черногория, Подгорицы, улица Аеродромска,

представлять меня и мои интересы учредителя в государственных и негосударственных органах, организациях и учреждениях Республики Черногория, подписать от моего имени и подать форму PS02 в Центральный реестр хозяйствующих субъектов Черногории (далее в тексте ЦРПС), для того, чтобы Общество изменило Исполнительного директора и уполномоченного представителя, адрес для получения официальной почты и адрес основного места деятельности Общества; подписать от моего имени и подать пересмотренный текст Устава Общества в ЦРПС; подписать от моего имени и подать Решение о назначении и увольнении исполнительного директора и Решение о назначении и увольнении уполномоченного представителя в ЦРПС; подписать от моего имени и подать решение об изменении местонахождения, адреса для получения официальной почты и адреса основного места деятельности Общества в ЦРПС; провести всю процедуру для Общества в ЦРПС, и после регистрации получить решение об оформлении/ регистрации; получить печать зарегистрированного Общества, производить все необходимые платежи, а также совершать все иные действия и формальности, связанные с исполнением данного поручения.

Полномочия по этой доверенности не могут быть переданы другим лицам.

Доверенность выдана сроком на три года.

Подпись

Задорин Ренат Митхатович

18 мая 2018 года настоящая доверенность удостоверена мной, Шакировой Асель Кененбековной - частным нотариусом Первомайского нотариального округа г. Бишкек Кыргызской Республики. Лицензия МЮ КР № 670 от 04.06.2014 года.

Доверенность **Задориным Ренатом Митхатовичем** в мое удостоверение. Личность его установлена, дееспособность и правоспособность доверены.

Зарегистрировано *234*
Взыскано государственной пошлины *250* сом.
Нотариус _____



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Өлкө..... *Кыргыз Республикасы*
Ушул расмий документ
2. кол коюлду (фамилиясы)..... *Макимова т. к.*
3. катарында чыккан..... *неке катталуусу*
4. мөөр/штамп менен күбөлөндүрүлгөн (мекеменин аталышы)..... *Бириккен май районунун катталмалдык бөлүмү*
күбөлөндүрүлдү
5. *Бишкек шаары*
6. (датасы)..... *21.05.2018-ж*
7. (күбөлөндүргөн органдын аталышы)..... *Чул-Бишкек Бишкек шаарынын Бийлиги*
8. № *2766*
9. мөөрү/ш
10. колу..... *о.к. Садыков*





PREVOD SA RUSKOG JEZIKA

PUNOMOĆJE

grad Biškek, ul. Abrahamova 166, kab. 55,
Osamnaestog maja dvije hiljade osamnaeste godine
/Grb Kirgiske Republike/ KIRGISKA REPUBLIKA

Ja, državljanin Kirgiske Republike Zadorin Renat Mithatovič, rođen 12. 02. 1966. godine, lična karta serije AN 1998883, izdata od strane IIM (Ministarstva unutrašnjih poslova) 50-55 dana 22. 10. 2010. godine, pasoš serije AG 1423125, izdat od strane GAIRT (Državne agencije za informacione resurse i tehnologije) dana 22. 10. 2010. godine, prijavljen na adresi: Kirgiska Republika, Biškek, 3. mikrorajon, zgrada 7. stan 4, osnivač sa udjelom kapitala 90% u kompaniji „SEA-TRADE“ DOO-KOTOR, ul. Put prvoborca bb, Škaljari, Kotor, Crna Gora, registrovanoj u CRPS pod brojem 5-0393944, PIB: 02669935, (dalje u tekstu Društvo),

ovim punomoćjem ovlašćujem državljanina Republike Crne Gore Danijela Sekulića (DANIJEL SEKULIĆ), rođenog 04. 10. 1983. godine, pasoš serije J39BA5702, izdat od strane PJ Podgorica, datum izdavanja 16. 02. 2010. godine, nastanjen na adresi: ulica Aerodromska, Podgorica, Crna Gora,

da zastupa mene i moje interese kao osnivača pred državnim i nedržavnim organima, organizacijama i ustanovama Republike Crne Gore, da u moje ime potpiše i preda obrazac PS02 u Centralni registar privrednih subjekata (dalje u tekstu CRPS) kako bi Društvo izvršilo promjenu Izvršnog direktora i ovlašćenog zastupnika, adresu za prijem službene pošte i adresu glavnog mjesta poslovanja Društva; da u moje ime potpiše i preda revidirani tekst Statuta Društva u CRPS; da u moje ime potpiše i preda u CRPS Odluku o imenovanju i razrješenju izvršnog direktora i Odluku o imenovanju i razrješenju ovlašćenog zastupnika; da u moje ime potpiše i preda odluku o promjeni sjedišta, adrese za prijem službene pošte i adrese glavnog mjesta poslovanja Društva, da sprovede kompletnu proceduru za Društvo u CRPS, i da pošlje registracije preuzme odluku o upisu/registraciji; da vrši sva neophodna plaćanja, kao i da obavlja sve druge radnje i formalnosti u vezi sa izvršenjem ovog naloga.

— Ovlašćenja iz ovog punomoćja ne mogu biti predana drugim licima.
Punomoćje je izdato na rok od **tri godine**.

Potpis Zadorin Renat Mithatovič /svojeručan potpis/

18. maja 2018. godine ovo punomoćje sam ovjerila ja, Šakirova Asel Kenenbekovna, privatni notar Prvomajskog notarskog okruga u Biškeku, Kirgiska Republika. Licenca MIO КП № 670 од 04. 06. 2014. godine.

Punomoćje je u mom prisustvu potpisao Zadorin Renat Mithatovič. Njegov identitet je potvrđen, radna i pravna sposobnost su provjerene.

Zavedeno u registru pod br. 2234 /Okrugli pečat notara/
Naplaćena državna taksa (nečitko, prim. prev.)
Notar /svojeručan potpis/

/Sastavni dio ovog punomoćja je i apostil na kirgiskom jeziku, na kome je pod tačkom 6. evidentan datum 21. 05. 2018, a pod tačkom 8. br. 2766, prim. prev./




TUMAČ
Tatjana Jovović

za ruski jezik, postavljena u Crnoj Gori Rješenjem ministra pravde broj: 03-745-1976/17 od 29. septembra 2017. godine, na vrijeme od pet godina, potvrđuje da je ovaj prevod vjeran originalu.

Troškovi prevoda iznose _____ €

у Подгорици, дана 28.05.2018.


Потпис



Tatjana Jovović
Татьяна Йовович
ПЕРЕВОДЧИК

русского языка, назначенная в Черногории в соответствии с Решением министра юстиции № 03-745-1976/17 от «29» сентября 2017 года, сроком на пять лет. Подтверждает, что данный перевод соответствует оригиналу.

Стоимость перевода составляет _____ €

В Подгорице, дата: _____

Печать Подпись



77 АД В 7301933 ДОВЕРЕННОСТЬ

Город Москва, шестнадцатого мая две тысячи восемнадцатого года.

Я, гр. Литвак Валерий, 28 марта 1963 года рождения, место рождения: СССР, гражданство: Государство Израиль, пол: мужской, паспорт гражданина Израиля 21300499, документ выдан: г. Москва 14 февраля 2014 года, зарегистрирован по месту жительства по адресу: г. Москва, Госпитальный вал, д. 5, строение 12, кв. 32, (далее именуемый Доверитель), являясь учредителем с долей капитала 5% (пять) процентов в компании «СИ ТРЕЙД» («SEA TRADE») ООО КОТОР, ул. Пут Проворца бб, Шакары, Котор Черногория, зарегистрированной в ЦРПС с номером 5-0393944, ИНН: 02669935,

настоящей доверенностью уполномочиваю:

Даниела Секулича из Подгорицы, Черногория, Аеродромска улица, ИНГ: 0410983210280, („Поверенный“) от моего имени и за мой счет осуществлять следующие действия:

- подписать и подать форму PS02 в Центральный реестр хозяйствующих субъектов Черногории (далее в тексте ЦРПС), для того, чтобы Общество «СИ ТРЕЙД» («SEA TRADE») КОТОР, ИНН: 02669935 изменило Исполнительного директора и уполномоченного представителя (далее именуемое: Общество),

- подписать и предоставить новую редакцию текста Устава Общества в ЦРПС;

- подписать и подать Решение о назначении и увольнении исполнительного директора и Решение о назначении и увольнении уполномоченного представителя в ЦРПС;

- подписать и подать решение об изменении местонахождения, адреса для получения официальной почты и адреса основного места деятельности Общества в ЦРПС;

- провести всю процедуру для Общества в ЦРПС, и после регистрации получить решение об оформлении/ регистрации;

- получить печать зарегистрированного Общества.

Доверенность выдана сроком на пять лет, с правом передоверия полномочий по настоящей доверенности другим лицам.

Содержание статей 185-189 Гражданского кодекса Российской Федерации мне разъяснены.

Текст настоящей доверенности соответствует моим действительным намерениям. Мне понятны разъяснения нотариуса о правовых последствиях выдачи доверенности.

Информация, установленная нотариусом с моих слов, внесена в текст сделки верно.

Содержание настоящей доверенности доверителю зачитано вслух.

доверитель

Российская Федерация

Город Москва

Шестнадцатого мая две тысячи восемнадцатого года

Настоящая доверенность удостоверена мной, Король Викторией Алексеевной, нотариусом города Москвы.

Содержание доверенности соответствует волеизъявлению лица, выдавшего доверенность.


Доверенность подписана в моем присутствии.

Личность подписавшего доверенность установлена, его дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре: № 08/82-н/77-2018-8-3794.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 200 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1200 руб. 00 коп.



В.А. Король



PREVOD SA RUSKOG JEZIKA

77 A B 7301953

PUNOMOĆJE

Moskva, šesnaestog maja, dvije hiljade osamnaeste godine

Ja, Litvak Valerij (Литвак Валерий na ruskom, prim. prev.), rođen 28. marta 1963. godine, mjesto rođenja: SSSR, državljanin Države Izrael, muškog pola, pasoš državljanina Izraela, ~~21300499~~, dokument je izdat u Moskvi 14. februara 2014. godine, prebivalište prijavljeno na adresi: Moskva, Gospitalnij val 5, objekat 12, stan 32, (u daljem tekstu Davalac punomoćja), budući da sam osnivač sa udjelom kapitala 5% (pet) procenata u kompaniji "SI TREJD" ("SEA TRADE") KOTOR DOO, ul. Put prvoborca bb, Škaljari, Kotor, Crna Gora, registrovanoj u CRPS pod brojem 5-0393944, PIB: 02669935, ovim punomoćjem ovlašćujem:

Danijela Sekulića iz Podgorice, Crna Gora, Aerodromska ulica, JMBG: 0410983210280, ("Punomoćnik") da u moje ime i za moj račun vrši sledeće radnje:

- potpiše i preda obrazac PS02 u Centralni registar privrednih subjekata Crne Gore (u daljem tekstu CRPS), kako bi Društvo "SEA TRADE" KOTOR, PIB: 02669935 promijenilo Izvršnog direktora i ovlašćenog zastupnika (u daljem tekstu: Društvo);
- potpiše i preda novu verziju teksta Statuta Društva u CRPS;
- potpiše i dostavi Odluku o postavljanju i razrješenju izvršnog direktora i Odluku o imenovanju i razrješenju ovlašćenog zastupnika u CRPS;
- potpiše i preda rješenje o promjeni sjedišta, adrese za prijem službene pošte i adrese glavnog mjesta poslovanja Društva u CRPS;
- sprovede cijelu proceduru za Društvo u CRPS, i da poslije registracije preuzme rješenje o upisu/registraciji;
- preuzme pečat registrovanog Društva.

Punomoćje je izdato na rok od pet godina, sa pravom prenosa ovlašćenja iz ovog punomoćja na druga lica.

Razjašnjen mi je sadržaj članova 185-189 Građanskog zakonika Ruske Federacije.

Tekst ovog punomoćja odgovara mojim stvarnim namjerama. Razumijem pojašnjenja notara o pravnim posljedicama davanja punomoćja.

Informacije koje je notar ustanovio na osnovu mog iskaza, tačno su unesene u tekst pravnog posla.

Sadržaj ovog punomoćja davaocu punomoćja je pročitao naglas.

davalac punomoćja Litvak Valerij (svojeručan potpis, prim. prev.)

Ruska Federacija

Moskva

Šesnaestog maja dvije hiljade osamnaeste godine

Ovo punomoćje sam ovjerila ja, Korolj Viktorija Aleksejevna, notar grada Moskve.

Sadržaj punomoćja odgovara izjavi volje lica koje je dalo punomoćje.

Punomoćje je potpisano u mom prisustvu.

Identitet potpisnika punomoćja je utvrđen, njegova radna sposobnost provjerena.

Zavedeno u registru: br. 08/82-Н/77-2018-8-3794.


Naplaćena državna taksa (prema tarifi): 200 rub. 00. kopejki

Plaćeno za pružanje usluga pravnog i tehničkog karaktera: 1200 rub. 00 kop.

V. A. Korolj

/okrugli pečat sa tekstem: A. V. KOROLJ. NOTARSKI OKRUG MOSKVA/


/svojeručan potpis, prim. prev./



№... **TUMAČ**
Tatjana Jovović

za ruski jezik, postavljena u Crnoj Gori Rješenjem ministra pravde broj: 03-745-1976/17 od 23. septembra 2017. godine, na vrijeme od pet godina, potvrđuje da je ovaj prevod vjeran originalu.

Troškovi prevoda iznose _____ €

23. 05. 2018. 
Podpis

 **Татьяна Йовович**
ПЕРЕВОДЧИК

русского языка, назначенная в Черногории в соответствии с Решением от 23.09.2017 г. № 03-745-1976/17 от «23» сентября 2017 года, сроком на пять лет, подтверждает, что данный перевод соответствует оригиналу.

Стоимость перевода составляет _____ €

В Подгорице, дата: _____

Печать _____ Подпись _____



PREVOD SA RUSKOG JEZIKA

77 A B 5409454

PUNOMOĆJE

Moskva, sedamnaestog maja dvije hiljade osamnaeste godine

Ja, **Glinenko Aleksandra Viktorovna (Глиненко Александра Викторовна** na ruskom, prim. prev.), rođena 02. oktobra 1989. godine u ROSTOVU NA DONU, državljanka Ruske Federacije, ženskog pola, lična karta državljanina Ruske Federacije 45 12 928358, izdata od ODJELJENJA UFMS (Uprave Federalne migracione službe) RUSIJE ZA MOSKVU, REJON JUŽNO TUŠINO 14. februara 2013. godine, šifra sektora: 770-099, prijavljena na adresi: Rusija, Moskva, ulica Maršala Konjeva 14 (četnaest), stan 57 (pedest sedam), pasoš državljanina Ruske Federacije koji identifikuje državljanina Ruske Federacije izvan granica Ruske Federacije br. 72 3357744, izdat 02. marta 2013. godine od strane FMS 77001, rok važenja ističe 02. marta 2023. godine (u daljem tekstu Davalac punomoćja), budući da sam osnivač sa udjelom kapitala 5% (pet) procenata u kompaniji "SI TREJD" ("SEA TRADE) KOTOR DOO, ul. Put prvoborca bb, Škaljari, Kotor, Crna Gora, registrovanoj u CRPS pod brojem 5-0393944, PIB: 02669935, ovim punomoćjem ovlašćujem:

Danijela Sekulića iz

("Punomoćnik") da u moje ime i za moj račun vrši sljedeće radnje:

- potpiše i preda obrazac PS02 u Centralni registar privrednih subjekata Crne Gore (u daljem tekstu CRPS), kako bi "SEA TRADE" KOTOR, PIB: 02669935 izvršilo promjenu Izvršnog direktora i ovlašćenog zastupnika, adresu za prijem službene pošte i adresu glavnog mjesta poslovanja Društva;
- potpiše i preda novu verziju teksta Statuta Društva u CRPS;
- potpiše i dostavi Odluku o imenovanju i razrješenju izvršnog direktora i Odluku o imenovanju i razrješenju ovlašćenog zastupnika u CRPS;
- potpiše i dostavi odluku o promjeni sjedišta, adrese za prijem službene pošte i adrese glavnog mjesta poslovanja Društva u CRPS;
- sprovede cjelokupnu proceduru za Društvo u CRPS, i da poslije registracije preuzme rješenje o upisu/registraciji;
- preuzme pečat registrovanog Društva;

Punomoćje je izdato na rok od pet godina, sa pravom prenosa ovlašćenja iz ovog punomoćja na druga lica.

Razjašnjen mi je sadržaj članova 185-189 Građanskog zakonika Ruske Federacije.

Tekst ovog punomoćja odgovara mojim stvarnim namjerama. Razumijem pojašnjenja notara o pravnim posljedicama davanja punomoćja.

Informacije koje je notar ustanovio na osnovu

(Kraj strane originala)

77 A B 5409455

mog iskaza, tačno su unesene u tekst pravnog posla.

Sadržaj ovog punomoćja davaocu punomoćja je pročitao naglas.

Davalac punomoćja Glinenko Aleksandra Viktorovna (svojeručan potpis, prim. prev.)

Ruska Federacija

Moskva

Sedamnaestog maja dvije hiljade osamnaeste godine

Ovo punomoćje sam ovjerila ja, Kondrušina Ljudmila Vladimirovna, privremeni vršilac dužnosti notara grada Moskve Luščikove Irine Anatoljevne.

Sadržaj punomoćja odgovara izjavi volje lica koje je dalo punomoćje.



PREVOD SA RUSKOG JEZIKA

Identitet potpisnika punomoćja je utvrđen, njegova radna sposobnost provjerena.

Zaveštaj registru: br. 77/334-H/77-2018-13-102.

Naplaćena državna taksa (prema tarifi): 200 rub. 00. kopejki

Plaćeno za pružanje usluga pravnog i tehničkog karaktera: 1200 rub. 00 kop.

L. V. Koňdrušina

/okrugli pečat sa tekstem: NOTAR I. A. LUŠČIKOVA. NOTARSKI OKRUG MOSKVA//svojeručan potpis, prim. prev./

/okrugli pečat sa tekstem: NOTAR I. A. LUŠČIKOVA. NOTARSKI OKRUG MOSKVA, prošiven plavom trakom i sa nalijepljenim crvenim žigom/

Ukupno prošiveno, numerisano i ovjereeno pečatom 2 lista.

Potpis privremenog vršioca dužnosti notara, svoj. potpis - prim. prev.

Handwritten initials or signature.



TUMAČ

Tatjana Jovović


za ruski jezik, postavljena u Crnoj Gori Rješenjem ministra pravde broj: 03-745-1976/17 od 29. septembra 2017. godine, na vrijeme od pet godina, potvrđuje da je ovaj prevod vjeran originalu.

Troškovi prevoda iznose _____ €

U Podgorici, dana 23. 05. 2018.

T. Jovović

Podpis



Tatjana Jovović

Татьяна Йовович
ПЕРЕВОДЧИК

русского языка, назначенная в Черногории в соответствии с Решением министра юстиции № 03-745-1976/17 от «29» сентября 2017 года, сроком на пять лет, подтверждает, что данный перевод соответствует оригиналу.

Стоимость перевода составляет _____ €

В Подгорице, дата: _____

Печать

Подпись

77 A B 5409454

PUNOMOĆJE

Grad Moskva, sedamnaestog maja dvije hiljade osamnaeste godine

Ja ~~Glinenko Aleksandra Viktorovna~~, rođena 02. oktobra 1989. godine u ROSTOVU NA DONU, državljanstvo: Ruske Federacije, pol: ženski, lična karta državljanina Ruske Federacije broj 45 12 928358, izdata od ODJELJENJA UFMS RUSIJE ZA GRAD MOSKVVU, REJON JUŽNO TUŠINO dana 14. februara 2013. godine, šifra sektora; 770-099, prijavljena na adresi: Rusija, grad Moskva, ulica Maršala Konjeva, broj 14 (četnaest), stan 57 (pedeset sedam), pasoš državljanina Ruske Federacije br. ~~72 3357744~~ dat 02. marta 2013. godine od FMS 77001, sa rokom važnosti do 02. marta 2023. godine (u daljem tekstu: Davalac punomoćja), osnivač sa udjelom od 5% (pet) u kompaniji „SEA TRADE“ d.o.o. KOTOR, Crna Gora, ul. Put Prvorborca bb, Škaljari, Kotor, Crna Gora, registrovane kod CRPS pod brojem 5-0393944, sa PIB-om 02669935, ovim punomoćjem ovlašćujem:

Danijela Sekulića iz Podgorice, Crna Gora,

Registru Privrednih subjekata, Crne Gore (u daljem tekstu CRPS) kako bi „SEA

ДОВЕРЕННОСТЬ

Город Москва, семнадцатого мая две тысячи восемнадцатого года.

Я, гр. Глиненко Александра Викторовна, дата рождения: 02 октября 1989 года, место рождения: ГОР. РОСТОВ-НА-ДОНУ, гражданство: Российская Федерация, пол: женский, паспорт гражданина Российской Федерации 45 12 928358, выданный ОТДЕЛЕНИЕМ УФС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ ЮЖНОЕ ТУШИНО 14 февраля 2013 года, код подразделения: 770-099, зарегистрированная по адресу: Россия, город Москва, улица Маршала Конева, дом 14 (четырнадцать), квартира 57 (пятьдесят семь), паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации № 72 3357744, выданный 02 марта 2013 года ФМС 77001, дата окончания срока: 02 марта 2023 года (далее именуемая Доверитель), являясь учредителем с долей капитала 5% (пять) процентов в компании «СИ ТРЕЙД» («SEA TRADE») ООО, КОТОР, ул. Пут Прворборца бб, Шкаляры, Котор Черногория, зарегистрированной в ЦРПС с номером 5-0393944, ИНН: 02669935, настоящей доверенностью уполномочиваю:

следующие действия:

г. Моск-

TRADE" KOTOR, PIB-om
02669935 izvršib promjenu izvršnog
direktora i ovlaštenog zastupnika, sjedišta
adrese za prijem službene pošte i adrese
glavnog mjesta poslovanja Društva

- potpiše i preda prečišćeni tekst Statuta društva u CRPS ;
- potpiše i preda Odluku o imenovanju i razrešenju izvršnog direktora i Odluku o imenovanju i razrešenju ovlaštenog zastupnika u CRPS
- potpisati i dostaviti odluku o promjeni sjedišta, adrese za dobijanje službene pošte i adrese sjedišta Društva za obavljanje osnovne djelatnosti u CRPS;
- sprovede cjelokupnu proceduru za Društvo u CRPS, kao i da po izvršenoj registraciji preuzme riješenje o upisu/registraciji;
- preuzeti pečat registrovanog Društva.

Ovo punomoćje važi pet godina, sa pravom ustupanja ovlaštenja po ovom punomoćju na druga lica.

Sadržaj članaka 185-189 Građanskog zakonika Ruske Federacije mi je pojašnjen.

Tekst ovog punomoćja odgovara mojim namjerama. Shvatila sam pojašnjenja notara o pravnim posljedicama punomoćja.

Informacije koje je notar ustanovio na osnovu

- подписать и подать форму PS02 в Центральный реестр хозяйствующих субъектов Черногории (далее в тексте ЦРПС), для того, чтобы Общество «СИ ТРЕЙД», КОТОР, ИНН: 02669935, изменило Исполнительного директора и уполномоченного представителя, адрес для получения официальной почты и адрес основного места деятельности Общества;
- подписать и предоставить новую редакцию текста Устава Общества в ЦРПС;
- подписать и подать Решение о назначении и увольнении исполнительного директора и Решение о назначении и увольнении уполномоченного представителя в ЦРПС;
- подписать и подать решение об изменении местонахождения, адреса для получения официальной почты и адреса основного места деятельности Общества в ЦРПС;
- провести всю процедуру для Общества в ЦРПС, и после регистрации получить решение об оформлении/ регистрации;
- получить печать зарегистрированного Общества;

Доверенность выдана сроком на пять лет, с правом на передоверие полномочий по настоящей доверенности другим лицам.

Содержание статей 185-189 Гражданского кодекса Российской



**CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA**

Broj: 5 - 0393944 / 014

U Podgorici, dana 08.06.2018.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11), rješavajući po prijavi za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" TIVAT, broj 265880 podnijetoj dana 08.06.2018. u 08:38:48, preko

Ime i prezime: DANIJEL SEKULIĆ



RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" TIVAT - registarski broj 5 - 0393944, PIB 02669935 , i to:

Statut:

Briše se: Statut od 29.05.2018.

Registruje se - upisuje se: Statut od 07.06.2018.

Ograničenja - Izvršni direktor MARIJA JANKOVIĆ

Briše se: Ograničeno - Izvršni direktor iz ove Odluke ima pravo da pojedinačno zastupa Društvo u svim pravnim poslovima u unutrašnjem i spoljno-trgovinskom prometu s tim da ne može raspolagati finansijskim sredstvima preko 30.000 eura bez pismene saglasnosti osnivača Društva.

Registruje se - upisuje se: Neograničeno

Ovlašćenja - Izvršni direktor MARIJA JANKOVIĆ

Briše se: Kolektivno (sa Osnivačem)

Registruje se - upisuje se: Pojedinačno

D. Sekulić
08.06.2018.

Obrazloženje

Podnosilac je dana 08.06.2018. u 08:38:48 podnio prijavu za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću SEA TRADE. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je članom 87 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11).

M.P.

Sam. Savjetnik I


Marija Mičković

Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8,00 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa 832-3161017-60-Administrativna taksa.



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 265880

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je DANIJEL SEKULIĆ dostavio-la dokument za Promjena društva sa ograničenom odgovornošću – DOO - SEA TRADE - DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU iz TIVAT, registarski broj:50393944 sa sljedećim prilogima:

Odluka o promjeni ovlašćenja izvršnom direktoru

Dokaz o uplaćenju naknadi za objavljivanje podataka u "Službenom listu Crne Gore"

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Punomoćje

Obrazac

Statut društva

Datum prijema dokumentacije: 8.6.2018. god.

Podnosilac prijave

Dokument primio/la

Milan Zvicer, Samostalni referent

M.P.

Uputstvo za praćenje prijave: Prijava se može pratiti putem sajta www.crps.me odabirom stavke menija PRETRAGA REGISTRA, zatim PRETRAGA PREDMETA. U ponuđena polja unijeti broj predmeta i datum prijema dokumentacije i kliknuti dugme TRAŽI. Ukoliko je prikazan status **OBRAĐEN** rješenje se može preuzeti. Broj kontakt telefona CRPS-a: +38220230858.



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0393944 / 013
PIB: 02669935

Datum registracije: 12.07.2007.
Datum promjene podataka: 29.05.2018.

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" TIVAT

Broj važeće registracije: /013

Skraćeni naziv: SEA TRADE
Telefon:
eMail:
Datum zaključivanja ugovora: 04.07.2007.
Datum donošenja Statuta: 04.07.2007. Datum promjene Statuta: 29.05.2018.
Adresa glavnog mjesta poslovanja: BOGIŠIĆI BB TIVAT
Adresa za prijem službene pošte: BOGIŠIĆI BB TIVAT
Adresa sjedišta: BOGIŠIĆI BB TIVAT
Pretežna djelatnost: 5510 Hoteli i sličan smještaj
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA
Oblik svojine: Privatna
Porijeklo kapitala: Strani
Upisani kapital: 10.000,00Euro (Novčani 10.000,00Euro, nenovčani 0,00Euro)

OSNIVAČI:

RENAT ZADAR

Uloga:

Udio:

ALEXANDRA GLINENKO

Uloga: Osnivač

Udio: 5%

VALERY LITVAK 21300499

Uloga: Osnivač

Udio: 5%

LICA U DRUŠTVU:**RENAT ZADORIN AC1423**

Adresa: UL. MIKRORE

Uloga: Ovlašćeni zas

Ovlašćenja u prometu:

Ovlašćen da djeluje:

ALEXANDRA GLINENKO

Adresa: MARŠALA KO

Uloga: Ovlašćeni zas

Ovlašćenja u prometu:

Ovlašćen da djeluje:

VALERY LITVAK 21300499

Adresa: GOSPITALNI V

Uloga: Ovlašćeni zas

Ovlašćenja u prometu:

Ovlašćen da djeluje:

MARIJA JANKOVIĆ 2710

Adresa:

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (Izvršni direktor iz ove Odluke ima pravo da pojedinačno zastupa Društvo u svim pravnim poslovima u unutrašnjem i spoljno-trgovinskom prometu s tim da ne može raspolagati finansijskim sredstvima preko 30.000 eura bez pismene saglasnosti osnivača Društva.)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (sa Osnivačem)

Izdato: 08.06.2018 godine u 08:36h

MP

NAČELNICA

Dušanka Vujisić

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Zastupnika Punomoćnika

JMB:

Država:

CRNA GORA

Ime i prezime:

Danijel Sekulić

Opština:

PODGORICA

Telefon:

e-mail:

j: 44

*za št

 Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt

Matični broj:

02669935

Registarski broj:

50393944

Puni naziv:

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
"SEA TRADE" Tivat

1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

 OD KD AD DOO NVO Ustanova Zadruga Ostali

1.2. Puni naziv:

*ukoliko je promjen puni naziv izvršice se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv:

1.4. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

07.06.2018

1.5. Podaci o Ugovoru /
odluci o osnivanju:Datum
zaključenja/donošenja:

2. NOVA ADRESE UPRAVE – SJEDIŠTA

2.1. Opština

2.2. Mjesto

2.3. Ulica:

2.4. Broj:

3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država

3.2. Opština

3.3. Mjesto

3.4. Ulica:

3.5. Broj:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine *ukoliko je označena promjena opštine izvršiće se i preregistracija u Poreskom registru

4.2. Opština 4.3. Mjesto

4.4. Ulica: 4.5. Broj:

5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA

5.1. Datum rješenja:

5.2. Broj rješenja:

*popunjava se samo ukoliko registraciji u CRPS prethodi registracija kod drugog državnog organa

6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST

7. NOVI OBLIK SVOJINE

bez oznake svojine privatna zadružna dva ili više oblika svojine državna

8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA

8.1. Telefon: + 382 /

8.2. Fax: + 382 /


8.3. E-mail:

8.4. Adresa internet strane:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.



9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

Povećanje
 Smanjenje

Osnovni kapital:	Prije promjene	Iznos promjene	Nakon promjene
Ukupno (novčani+nenovčani):	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> novčani – iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> nenovčani – iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €

10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

Prestanak Registruje se Mijenja se udio

10.1. Status:

Osnivač Član DOO Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*upisati status

10.2. MB / JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša
za strano pravno lice unijeti broj registracije u

10.3. Naziv / Ime i prezime:

10.4. Sjedište / Adresa:

Država

Opština

Mjesto:

Ulica:

Broj:

10.5. Udio

 %

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

 Odbor direktora Upravni odbor Skupština Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

 Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

 Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Adresa:

Država

Opština

Mjesto:

Ulica:

Broj:

12.4. Ovlaštenja u prometu

 neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.5. Ovlašćen da djeluje

 Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

13. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

13.1. Status

Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora

Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

13.2. JMB:

2710990217976

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

13.3. Ime i prezime:

MARIJA JANKOVIĆ

Adresa:

Država

CRNA GORA

Opština

PODGORICA

Mjesto:

PODGORICA

Ulica:

RADOSAVA BURIĆA

Broj:

33

13.4. Ovlaštenja u prometu

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

13.5. Ovlašćen da djeluje

Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost za imenovanje:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

14. OSTALE REGISTRACIJE

Osim postojeće registracije u CRPS-u izvršiti i registracije u:

14.1. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

Saglasno Zakonu o privrednim društvima (Sl. list CG 06/02, 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11) RENAT ZADORIN, Republika Kirgizija, br. pasoša: AC1423125, ALEXANDRA GLINENKO, Ruska Federacija, br. pasoša: 72 3357744, VALERY LITVAK, Izrael, br. pasoša: 21300499, u svojstvu osnivača, dana 07.06.2018. godine donose:

S T A T U T

(prečišćen tekst)

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE " TIVAT

FIRMA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Čl.1

Društvo će poslovati pod firmom: **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" TIVAT**

Skraćeni naziv firme je: "SEA TRADE " DOO

Čl.2

Osnivači su saglasno Zakonu o privrednim društvima zaključili dana 01.08.2007 godine Ugovor o osnivanju Društva.

Čl.3

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

Čl.4

Firmu i sjedište Društva osnivač može mijenjati sopstvenom odlukom, koja mora biti prijavljena Centralnom registru Privrednog Subjekta Poreske uprave u Podgorici.

Čl.5

Sjedište Društva sa ograničenom odgovornošću " SEA TRADE " Tivat je:

Bogišići bb, Tivat

Firmu i sjedište može mijenjati osnivači.

Adresa Društva za zvanične dopise je: Bogišići bb, Tivat

Promjena firme i sjedišta se prijavljuje Centralnom registru Privrednih subjekata poreske uprave u Podgorici.

Društvo će u svom radu koristiti puni i skraćeni naziv firme, zavisno od potrebe.

Društvo ima svoj pečat, koji je okruglog oblika, prečnika 4cm, sa tekstom po obodu:

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" TIVAT

Pečat je pisan latinicom.

Društvo ima svoj štambilj, koji je pravougaonog oblika, sa tekstom po gornjoj ivici

"SEA TRADE" DOO.

U sredini je oznaka «Broj», a pri dnu je oznaka Tivat, i crtica za upis datuma i riječ godina. Štambilj je pisan latinicom.

DJELATNOST DRUŠTVA

Čl.7

Djelatnost Društva obuhvata:

GRAĐEVINARSTVO

- 41.10 Razrada građevinskih projekata
- 41.20 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
- 42.11 Izgradnja puteva i autoputeva
- 42.12 Izgradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica
- 42.13 Izgradnja mostova i tunela
- 42.21 Izgradnja cjevovoda
- 42.22 Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova
- 42.91 Izgradnja hidro objekata
- 42.99 Izgradnja ostalih građevina, na drugom mjestu nepomenutih
- 43.11 Rušenje objekata
- 43.12 Pripremna gradilišta
- 43.13 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
- 43.21 Postavljanje električnih instalacija
- 43.22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, klimatizacionih sistema i sistema za grijanje
- 43.29 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu
- 43.31 Malterisanje
- 43.32 Ugradnja stolarije
- 43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga
- 43.34 Bojenje i zastakljivanje
- 43.39 Ostali završni radovi
- 43.91 Krovni radovi
- 43.99 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi

TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO; POPRAVKA MOTORNIM VOZILA I MOTOCIKALA

- 45.11 Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima
- 45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima
- 45.20 Održavanje i popravka motornih vozila
- 45.31 Trgovina na veliko djelovima i opremom za motorna vozila
- 45.32 Trgovina na malo djelovima i opremom za motorna vozila
- 45.40 Trgovina motociklima, djelovima i priborom, održavanje i popravka motocikala
- 46.11 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
- 46.12 Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija

- 46.13 Posredovanje u prodaji drvene građe i građevinskog materijala
- 46.14 Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona
- 46.15 Posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe
- 46.16 Posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, krzna, obuće i predmeta od kože
- 46.17 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
- 46.18 Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda
- 46.19 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
- 46.21 Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, sjemenjem i hranom za životinje
- 46.22 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama
- 46.23 Trgovina na veliko životinjama
- 46.24 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom
- 46.31 Trgovina na veliko voćem i povrćem
- 46.32 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
- 46.33 Trgovina na veliko mlječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima
- 46.34 Trgovina na veliko pićem
- 46.35 Trgovina na veliko, duvanskim proizvodima
- 46.36 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima
- 46.37 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaoom i začinima
- 46.38 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribe, ljuskare i mekušce
- 46.39 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duvanom
- 46.41 Trgovina na veliko tekstilom
- 46.42 Trgovina na veliko odjećom i obućom
- 46.43 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
- 46.44 Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje
- 46.45 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
- 46.46 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima
- 46.47 Trgovina na veliko namještajem, tepisima i opremom za osvjetljenje
- 46.48 Trgovina na veliko satovima i nakitom
- 46.49 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
- 46.51 Trgovina na veliko kompjuterima, kompjuterskom opremom i softverima
- 46.52 Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim djelovima i opremom
- 46.61 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i proborom
- 46.62 Trgovina na veliko alatnim mašinama
- 46.63 Trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama
- 46.64 Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivenje i pletenje
- 46.65 Trgovina na veliko kancelarijskim namještajem
- 46.66 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
- 46.69 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom
- 46.71 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
- 46.72 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
- 46.73 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
- 46.74 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grijanje
- 46.75 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
- 46.76 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
- 46.77 Trgovina na veliko otpacima i ostacima
- 46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko
- 47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duvanom
- 47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
- 47.21 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama

- 47.22 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama
- 47.23 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.24 Trgovina na malo hljebom, tjesteninama, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.25 Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.26 Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama
- 47.29 Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.30 Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.41 Trgovina na malo kompjuterima, perifernim jedinicama i softverom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.42 Trgovina na malo telekomunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.43 Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.51 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.52 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.53 Trgovina na malo tepisima, zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.54 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.59 Trgovina na malo namještajem, opremom za osvjetljavanje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.61 Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.62 Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.63 Trgovina na malo muzičkim i video zapisima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.64 Trgovina na malo sportskom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.65 Trgovina na malo igrama i gračkama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.71 Trgovina na malo odjećom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.72 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama
- 47.73 Trgovina na malo farmaceutskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama – apotekama
- 47.74 Trgovina na malo medicinskim i ortopedskim pomagalicama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.75 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.76 Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, đubrivima, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama
- 47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.78 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.79 Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama
- 47.81 Trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima na tezgama i pijacama
- 47.82 Trgovina na malo tekstilom, odjećom i obućom na tezgama i pijacama
- 47.89 Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama
- 47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta
- 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca

SAOBRAĆAJ I SKLADIŠTENJE

- 49.10 Željeznički prevoz putnika, međumjesni
- 49.20 Željeznički prevoz tereta
- 49.31 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika
- 49.32 Taksni prevoz
- 49.39 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju
- 49.41 Drumski prevoz tereta
- 49.42 Usluge preseljenja
- 49.50 Cjevovodni transport
- 50.10 Pomorski i priobalni prevoz putnika
- 50.20 Pomorski i priobalni prevoz tereta

- 50.30 Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima
- 50.40 Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima
- 51.10 Vazdušni prevoz putnika
- 51.21 Vazdušni prevoz tereta
- 51.22 Vasijski saobraćaj
- 52.10 Skladištenje
- 52.21 Uslužne djelatnosti u kompenom saobraćaju
- 52.22 Uslužne djelatnosti u vodenom saobraćaju
- 52.23 Uslužne djelatnosti u vazdušnom saobraćaju
- 52.24 Manipulacija teretom
- 52.29 Ostale prateće djelatnosti u saobraćaju
- 53.10 Poštanske aktivnosti
- 53.20 Ostale poštanske i kurirske aktivnosti

USLUGE SMJEŠTAJA I ISHRANE

55.10 Hoteli i sličan smještaj

- 55.20 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak
- 55.30 Djelatnost kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice
- 55.90 Ostali smještaj
- 56.10 Djelatnost restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata
- 56.21 Katering (dostava pripremljene hrane)
- 56.29 Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane
- 56.30 Usluge pripremanja i posluživanja pića

INFORMISANJE I KOMUNIKACIJE

- 58.11 Izdavanje knjiga
- 58.12 Izdavanje imenika i adresara
- 58.13 Izdavanje novina
- 58.14 Izdavanje časopisa i periodičnih izdanja
- 58.19 Ostala izdavačka djelatnost
- 58.21 Izdavanje kompjuterskih igara
- 58.29 Izdavanje ostalih softvera
- 59.11 Proizvodnja filmova, video-zapisa i televizijskog programa
- 59.12 Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, video-filmova i televizijskog programa
- 59.13 Distribucija filmova, video-filmova i televizijskog programa
- 59.14 Djelatnost prikazivanja filmova
- 59.20 Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike
- 60.10 Emitovanje radio-programa
- 60.20 Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa
- 61.10 Kablovske telekomunikacije
- 61.20 Bežične telekomunikacije
- 61.30 Satelitska telekomunikacija
- 61.90 Ostale telekomunikacione djelatnosti
- 62.01 Kompjutersko programiranje
- 62.02 Konsultantske djelatnosti u oblasti informacione tehnologije
- 62.03 Upravljanje kompjuterskom opremom
- 62.09 Ostale usluge informacione tehnologije
- 63.11 Obrada podataka, smještanje aplikacija i pružanje aplikativnih usluga i sl.
- 63.12 Uslužne internet stranice (web portal)

63.91 Djelatnost novinskih agencija

POSLOVANJE NEKRETNINAMA

68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina

68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima

68.31 Djelatnost agencija za nekretnine

68.32 Upravljanje nekretninama uz naknadu

STRUČNE, NAUČNE I TEHNIČKE DJELATNOSTI

69.10 Pravni poslovi

69.20 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi i poresko savjetovanje

70.10 Upravljanje privrednim subjektom

70.21 Djelatnost komunikacija i odnosa sa javnošću

70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem

71.11 Arhitektonska djelatnost

71.12 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

71.20 Tehničko ispitivanje i analize

72.11 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji

72.19 Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i inženjerskim naukama

72.20 Istraživanje i razvoj u društvenim i humanističkim naukama

73.11 Djelatnost reklamnih agencija

73.12 Medijsko predstavljanje

73.20 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja

74.10 Specijalizovane dizajnerske djelatnosti

74.20 Fotografske usluge

74.30 Prevođenje i usluge tumača

74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti

75.00 Veterinarska djelatnost

ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DJELATNOSTI

77.11 Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila

77.12 Iznajmljivanje i lizing kamiona

77.21 Iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport

77.22 Iznajmljivanje video-kaseta i kompakt-diskova

77.29 Iznajmljivanje i lizing ostalih predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu

77.31 Iznajmljivanje i lizing poljoprivrednih mašina i opreme

77.32 Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo

77.33 Iznajmljivanje i lizing kancelarijskih mašina i kancelarijske opreme (uključujući kompjutere)

77.34 Iznajmljivanje i lizing opreme za vodeni transport

77.35 Iznajmljivanje i lizing opreme za vazdušni transport

77.39 Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara

77.40 Lizing intelektualne svojine i sličnih proizvoda, izuzev autorskih prava

78.10 Djelatnost agencija za zapošljavanje

78.20 Djelatnost agencija za privremeno zapošljavanje

78.30 Ostalo ustupanje ljudskih resursa

79.11 Djelatnost putničkih agencija

79.12 Djelatnost tur-operatora

79.90 Ostale usluge rezervacije i djelatnosti povezane s njima

Pored aktivnosti navedenih u ovom članu, Društvo će se baviti i spoljnotrgovinskim prometom i to prometom roba i usluga za koje je registrovano u unutrašnjem prometu.

OSNOVNA DJELATNOST DRUŠTVA JE:

55.10 Hoteli i sličan smještaj

Djelatnosti Društva može da promjeni osnivač odlukom koja mora biti prijavljena u Centralni registar Privrednih subjekata Poreske uprave.

OSNIVAČI ODNOSNO ČLANOVI DRUŠTVA

(u daljem tekstu: vlasnici udjela u Društvu)

Čl.8

Vlasnici udjela u Društvu su:

- **RENAT ZADORIN, I**
pasoša: AC142312
- **ALEXANDRA GLINI**
14/57 , br.pasoša:
- **VALERY LITVAK, I**
21300499

OSNIVAČKI KAPITAL, VRSTE I VISINA ULOGA

Čl.9

Početni kapital DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU " SEA TRADE " TIVAT utvrđen je Ugovorom o osnivanju Društva i iznosi **10.000,00€** i sastoji se od novčanih uloga vlasnika udjela Društva.

Sticanjem udjela Osnivači postaju vlasnici udjela Društva.

Srazmjerno uplaćenom odnosno unijetom ulogu, a u odnosu na ukupan kapital, vlasnici udjela stižu udjele u Društvu koji procentualno iznose:

- **RENAT ZADORIN** **90%**
- **VALERY LITVAK** **5%**
- **ALEXANDRA GLINENKO** **5%**

Čl.10

Ako osnivač odluči da je Društvu potreban obrtni kapital, preko iznosa uplaćenog kapitala, sredstva će biti obezbijedena na sljedeći način i u sljedećem redosljedu:

- 1) iz neposredne dobiti,
- 2) iz kredita koje osnivač obezbijedi preko poslovne banke,
- 3) putem povećanja i uplate kapitala - dopunskom uplatom ili ulogom u stvarima

DIOBA DOBITI I NAČIN SNOŠENJA RIZIKA I POKRIĆE GUBITAKA UTVRĐIVANJA I RASPODJELA DOBITI

Čl.11

Bilans imovine i bilans uspjeha Društva, uključujući dio koji se odnosi na dobit za raspodjelu, utvrđuje se prema zakonima koji regulišu ovu oblast.

Dobit za raspodjelu, Društvo utvrđuje za svaku poslovnu godinu, najkasnije do 31. marta za prethodnu godinu.

Iz neto dobiti se izdvaja dio koji utvrđuje osnivač, u obavezni i posebni rezervni fond i u neraspoređenu dobit. Preostali iznos predstavlja dobit, koja pripada osnivaču.

Osnivač može odlučiti da dio dobiti za raspodjelu, na koju ima pravo reinvestira u razvoj Društva.

PRAVA I OBAVEZE OSNIVAČA

Čl.12

Osnivač Društva ima pravo ili obavezu da:

- 1) upravlja ili učestvuje u upravljanju Društvom;
- 2) učestvuje u raspodjeli dobiti;
- 3) učestvuje u raspodjeli imovine Društva po njegovom prestanku.

KONTROLA AKTIVNOSTI DRUŠTVA

Osnivač će u svako doba imati pravo da vrši uvid u djelatnost, pregleda prostorije i finansijsko poslovanje Društva.

Vođenje finansijske dokumentacije će se vršiti prema važećim zakonima i propisima Crne Gore u vezi sa svakim poslom i biće u svako razumno vrijeme dostupno osnivaču ili od njega ovlašćenim licima

Osnivač može odlučiti da poslove pregleda i revizije poslovanja Društva povjeri revizorskoj firmi, po svom izboru.

TROŠKOVI POSLOVANJA

Čl.13

Osnivač odgovara za obaveze Društva cjelokupnom svojom imovinom:

- 1) ako zloupotrijebi Društvo, da bi dostigao cilj koji je za njega zabranjen;
- 2) ako Društvo upotrijebi da bi oštetio povjerioce;
- 3) ako suprotno propisima, postupi sa imovinom Društva, kao da je u pitanju njegova lična imovina;

- 4) ako smanji imovinu Društva u svoju korist ili u korist drugog lica, a znao je ili je morao znati da Društvo neće biti u stanju da izmiri svoje obaveze prema trećim licima.

Troškovi poslovanja Društva biće za svaku godinu predviđeni i odobravani u finansijskom planu Društva za predmetnu poslovnu godinu. Na kraju svake poslovne godine, Društvo je dužno da u roku utvrđenom pravilima (Statutom) Društva i u skladu sa važećim propisima sastavi završi račun (bilans).

SNOŠENJE RIZIKA I POKRIVANJE GUBITAKA

Čl.14

Osnivač snosi rizik za poslovanje Društva do visine uloga koji je investirao za osnivanje Društva. Ako Društvo ima gubitak u poslovanju, osnivač može odlučiti da putem dopunske uplate pokrije gubitak koji je nastao.

Gubitak u poslovanju može se namiriti i putem smanjenja osnovnog kapitala Društva, o čemu odlučuje osnivač.

Gubici u poslovanju se mogu pokrivati i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

ODGOVORNOST ZA OBAVEZE

Čl.15

Društvo u pravnom prometu može da zaključuje ugovore i vrši druge poslove i radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti i u prometu istupa u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za tuđi račun i u tuđe ime i za tuđi račun.

Čl.16

Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom.

Osnivač ne odgovara za obaveze Društva, a snosi rizik u poslovanju Društva do visine svog osnivačkog uloga.

Osnivač odgovara za obaveze Društva u slučajevima i pod uslovima propisanim Zakonom o privrednim društvima.

Čl.17

ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE DRUŠTVA

Poslove zastupanja i predstavljanja Društva vrši izvršni direktor Marija Janković sa odgorice, adresa ul.Radosava Burića 33, ovlašćena je da pojedinačno i neograničeno zastupa Društvo u pravnom prometu u zemlji i inostranstvu.

IZVRŠNI DIREKTOR DRUŠTVA

Izvršni direktor društva je izvršni organ. Djelokrug rada izvršnog direktora je da:

- odgovoran je za zakonitost Društva, u okviru svojih ovlašćenja

- upravlja imovinom Društva, u skladu sa zakonom i odlukom vlasnika udjela
- predlaže unutrašnju organizaciju Društva
- Donosi dokument o sistematizaciji radnih mjesta
- sklapa ugovore i preuzima druge pravne radnje u domaćoj i spoljnoj trgovinskoj razmjeni
- odlučuje o zapošljavanju lica u Društvo, zaključuje ugovoru o radu, odlučuje o disciplinskoj odgovornosti zaposlenih i drugim poslovima iz oblasti radnih odnosa u skladu sa zakonom,
- Obavlja druge poslove , predviđene zakonom i ovim statutom.
- Izvršni direktor treba da postupa sa pažnjom dobrog privrednika i vrši druge poslove po ovlašćenju osnivača Društva.

Pored poslova iz stava 1 ovog člana, izvršni direktor obavlja i druge poslove koji Zakonom, odlukom ili ovim statutom nijesu dati u djelokrug drugih organa društva.

Izvršni direktor društva se bira na period od četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora, s tim da može i prije vremena biti razriješen dužnosti na koju je postavljen.

Izvršni direktor društva istupa u ime i za račun društva.

IZBOR, OPOZIV I DJELOKRUG ORGANA DRUŠTVA

Čl.18

Osnivač, kao vlasnik Društva, na osnovu uloženog kapitala, upravlja cjelokupnim radom i poslovanjem Društva.

U slučaju da osnivač odredi da je za poslovanje neophodno, može formirati odbor direktora ili skupštinu društva.

Članovi skupštine kao i članovi odbora direktora, ne mogu biti lica koja su osuđivana za krivično djelo protiv privrede i službene dužnosti za koju su nastupile pravne posljedice osude, dok te posljedice traju.

Članove skupštine kao i članove odbora direktora, bira osnivač na neodređeno vrijeme, koje ne može biti duže od pet godina, sa mogućnošću ponovnog izbora.

Čl.19

Djelokrug osnivača je da:

- donosi statut i druga normativna akta,
- utvrđuje poslovnu politiku,
- usvaja godišnji obračun i izvještaje o poslovanju,
- odlučuje o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka,
- odlučuje o statusnim promjenama, promjeni oblika i prestanku društva,
- postavlja i razrješava izvršnog direktora,

- postavlja i razrješava članove odbora direktora i članove skupštine,
- daje smjernice za rad i poslovanje izvršnog direktora,
- odlučuje o poslovnoj saradnji sa drugim društvima,
- donosi investicione odluke,
- odlučuje o osnivanju novih društava,
- oslučuje o zastupanju društva u sudskim i drugim postupcima protiv članova uprave,
- obavlja druge poslove određene zakonom.

Čl.20

Ako donošenje odluke ne trpi odlaganje, osnivač može donijeti odluku i telefonskim putem, telegrafski, mailom ili putem telefaksa.

ZAPISNIK O RADU

Čl.21

U zapisnik o sjednicama osnivača se unose podaci i materijali koji su bili predmet rasprave na sjednici. Pored ovih podataka, u zapisnik se na zahtjev osnivača unose i drugi podaci.

Čl.22

Zapisnik o radu sa prethodne sjednice osnivača se usvaja na prvoj narednoj sjednici.

Čl.23

Izvršni direktor društva može u okviru svojih ovlašćenja dati drugome pismeno punomoćje za zastupanje Društva. Izvršni direktor društva, uz saglasnost osnivača, može određenom licu, specijalizovanom za određene poslove, dati prokuru, čiji obim, vrstu i sadržinu utvrđuje svojom odlukom.

Čl.24

Pored izvršnog direktora Društvo mogu zastupati i druga ovlašćena lica, o čemu odlučuje osnivač Društva.

REZERVE DRUŠTVA

Čl.25

Društvo na kraju svake poslovne godine, iz neto dobiti izdvaja dio koji utvrđuje osnivač, u obavezni i posebni rezervni fond.

OBAVEZNI I REZERVNI FOND

Čl.26

Društvo može imati obavezni i rezervni fond, o čemu odlučuje osnivač.

U obavezni rezervni fond, svake godine od dobiti se unosi najmanje 5%, dok fond ne dostigne najmanje 10% osnovnog kapitala.

Čl.27

Obavezni rezervni fond, dok se ne dostigne zakonom utvrđen najmanji iznos, upotrebljava se samo za pokrivanje gubitaka.

Čl.28

Ukoliko se obavezna rezerva Društva smanji ispod minimuma, koji je zakonom propisan (10% osnovnog kapitala), mora se dopuniti do propisanog iznosa.

POSEBNI REZERVNI FOND

Čl.29

Društvo može imati i posebne rezervne fondove, saglasno zakonu, o čemu odlučuje osnivač Društva.

STATUSNE PROMJENE I PROMJENE OBLIKA DRUŠTVA

STATUSNE PROMJENE

Čl.30

Društvo se može spojiti sa drugim društvom (spajanjem), podijeliti na dva ili više društva (podjela), ili promijeniti oblik (promjena oblika društva).

Spajanje, pripajanje ili podjela Društva, vrši se saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima.

Odluku o statusnim promjenama Društva donosi osnivač Društva.

NAČINI PROMJENE OBLIKA DRUŠTVA

Čl.31

Društvo može promijeniti oblik u drugi oblik ako ispunjava uslove o osnivanju oblika utvrđene Zakonom o privrednim društvima.

Čl.32

Odluku o promjeni oblika Društva donosi osnivač.

PRESTANAK DRUŠTVA

Čl.33

Društvo će poslovati sve dok postoje ekonomski i zakonski uslovi za obavljanje njegove djelatnosti, a može prestati sa poslovanjem samo na način i pod uslovima zakonom propisanim.

Društvo prestaje u sljedećim slučajevima:

- 1) ako mu je izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti, zbog toga što ne ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti, a u roku određenom u izrečenoj mjeri ne ispuni te uslove, odnosno ne promjeni djelatnost,
- 2) ako prestanu da postoje prirodni i drugi uslovi za obavljanje djelatnosti,
- 3) odlukom osnivača,
- 4) ako se pravosnažnom odlukom suda utvrdi ništavnost upisa u registar,
- 5) ako ne produži registraciju saglasno zakonu,
- 6) stečajem ili likvidacijom društva,
- 7) spajanjem sa drugim društvom ili podjelom,
- 8) u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA ČOVJEKOVE SREDINE

Čl.34

Osnivač, organi i radnici Društva su dužni da organizuju obavljanje djelatnosti na način kojim se osiguravaju bezbjednost na radu kao i da preduzimaju i sprovode potrebne mjere zaštite na radu i životne sredine u skladu sa republičkim zakonima koji regulišu ovu oblast.

Društvo i dijelovi Društva su dužni da obavljaju svoje djelatnosti, čuvaju vrijednost i obezbijeduju potrebne uslove za zaštitu i unaprijeđenje čovjekove sredine i da spriječavaju uzroke i otklanjaju posljedice koje ugrožavaju prirodne i radom stvorene vrijednosti životne sredine.

IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Čl.35

Izmjene i dopune statuta mogu se vršiti u postupku i na način kao i za njegovo donošenje, odnosno od strane osnivača, a u skladu sa Odlukom o osnivanju.

Ugovor ili Odluka se prijavljuje u Centralni registar Privrednih subjekata Poreske uprave.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a počinje da proizvodi pravno dejstvo od dana registrovanja Društva u Centralni registar Privrednih subjekata Poreske uprave.

NADLEŽNO PRAVO


Na sva pitanja koja se odnose na važenje, tumačenje ili izvršenje odredba ovog Statuta, primjenjivaće se važeći propisi u Crnoj Gori.

OSNIVAČI :

DANIJEL SEKULIĆ
po specijalnom punomoćju
za ZADORIN RENAT
Br.pasoša: AC1423125

DANIJEL SEKULIĆ
po specijalnom punomoćju
za ALEXANDRA GLINENKO
Br.pasoša: 72 3357744

DANIJEL SEKULIĆ
po specijalnom punomoćju
za VALERY LITVAK
Br.pasoša: 21300499



77 ДОВЕРЕННОСТЬ

Город Москва, шестнадцатого мая две тысячи восемнадцатого года.

Я, гр. Литвак Валерий, 28 марта 1963 года рождения, место рождения: СССР, гражданство: Государство Израиль, пол: мужской, паспорт гражданина Израля 21300499, документ выдан: г. Москва 14 февраля 2014 года, зарегистрирован по месту жительства по адресу: г. Москва, Госпитальный вал, д. 5, строение 12, кв. 32, (далее именуемый Доверитель), являясь учредителем с долей капитала 5% (пять) процентов в компании «СИ ТРЕЙД» («SEA TRADE») ООО КОТОР, ул. Пут Првоборца бб. Шкаляры, Котор Черногория, зарегистрированной в ЦРПС с номером 5-0393944, ИНН: 02669935,

настоящей доверенностью уполномочиваю:

Даниела Секулича из Подгорицы, Черногория, Аеродромска улица, ИНГ: 0410983210280, („Поверенный“) от моего имени и за мой счет осуществлять следующие действия:

- подписать и подать форму PS02 в Центральный реестр хозяйствующих субъектов Черногории (далее в тексте ЦРПС), для того, чтобы Общество «СИ ТРЕЙД» («SEA TRADE») КОТОР, ИНН: 02669935 изменило Исполнительного директора и уполномоченного представителя (далее именуемое: Общество).

- подписать и предоставить новую редакцию текста Устава Общества в ЦРПС;

- подписать и подать Решение о назначении и увольнении исполнительного директора и Решение о назначении и увольнении уполномоченного представителя в ЦРПС;

- подписать и подать решение об изменении местонахождения, адреса для получения официальной почты и адреса основного места деятельности Общества в ЦРПС;

- провести всю процедуру для Общества в ЦРПС, и после регистрации получить решение об оформлении/ регистрации;

- получить печать зарегистрированного Общества.

Доверенность выдана сроком на пять лет, с правом передоверия полномочий по настоящей доверенности другим лицам.

Содержание статей 185-189 Гражданского кодекса Российской Федерации мне разъяснены.

Текст настоящей доверенности соответствует моим действительным намерениям. Мне понятны разъяснения нотариуса о правовых последствиях выдачи доверенности.

Информация, установленная нотариусом с моих слов, внесена в текст сделки верно.

Содержание настоящей доверенности доверителю зачитано вслух.

доверитель М.Валерий Литвак

Российская Федерация

Город Москва

Шестнадцатого мая две тысячи восемнадцатого года

Настоящая доверенность удостоверена мной, Король Викторией Алексеевной, нотариусом города Москвы.

Содержание доверенности соответствует волеизъявлению лица, выдавшего доверенность.


Доверенность подписана в моем присутствии.

Личность подписавшего доверенность установлена, его дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре: № 08/82-н/77-2018-8-3794.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 200 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1200 руб. 00 коп.



В.А. Король

Ja, NOTAR, **Tanja Čepić**, sa sjedištem u Podgorici, Ulica Njegoševa 3/II, potvrđujem da je ovo prepis izvorne isprave: KOPIJE PUNOMOĆJA.

Izvorna isprava ispisana je i ima 1 stranicu.

Izvornu ispravu je notar predočila stranka DANJEL SEKULIĆ, [redacted] Pasoš br. J39BA5702 PJ Podgorica).

Naknada za rad notara za ovjeru po tarifnom broju 7 NT u iznosu od 2,50 € sa PDV-om od 0,53 €, što predstavlja ukupno 3,03 €, naplaćena je.


CRNA GORA

OVP-2272/2018

U Podgorici, 07.06.2018. godine

TANJA ČEPIĆ

PODGORICA





PREVOD SA RUSKOG JEZIKA

77 A B 7301953

PUNOMOĆJE

Moskva, šesnaestog maja dvije hiljade osamnaeste godine

Ja, **Litvak Valerij (Литвак Валерий** na ruskom, prim. prev.), rođen 28. marta 1963. godine, mjesto rođenja: SSSR, državljanin Države Izrael, muškog pola, pasoš državljanina Izraela 21300499, dokument je izdat u Moskvi 14. februara 2014. godine, prebivalište prijavljeno na adresi: Moskva, Hospitalnij val 5, objekat 12, stan 32, (u daljem tekstu Davalac punomoćja), budući da sam osnivač sa udjelom kapitala 5% (pet) procenata u kompaniji "SI TREJD" ("SEA TRADE) KOTOR DOO, ul. Put prvoborca bb, Škaljari, Kotor, Crna Gora, registrovanoj u CRPS pod brojem 5-0393944, PIB: 02669935, ovim punomoćjem ovlašćujem:

Danijela Sekulića iz Podgorice, Crna Gora, Aerodromska ulica [redacted] (omoćnik") da u moje ime i za moj račun vrši sledeće radnje:

- potpiše i preda obrazac PS02 u Centralni registar privrednih subjekata Crne Gore (u daljem tekstu CRPS), kako bi Društvo "SEA TRADE" KOTOR, PIB: 02669935 promijenilo Izvršnog direktora i ovlašćenog zastupnika (u daljem tekstu: Društvo);
- potpiše i preda novu verziju teksta Statuta Društva u CRPS;
- potpiše i dostavi Odluku o postavljanju i razrješenju izvršnog direktora i Odluku o imenovanju i razrješenju ovlašćenog zastupnika u CRPS;
- potpiše i preda rješenje o promjeni sjedišta, adrese za prijem službene pošte i adrese glavnog mjesta poslovanja Društva u CRPS;
- sprovede cijelu proceduru za Društvo u CRPS, i da poslije registracije preuzme rješenje o upisu/registraciji;
- preuzme pečat registrovanog Društva.

Punomoćje je izdato na rok od pet godina, sa pravom prenosa ovlašćenja iz ovog punomoćja na druga lica.

Razjašnjen mi je sadržaj članova 185-189 Građanskog zakonika Ruske Federacije.

Tekst ovog punomoćja odgovara mojim stvarnim namjerama. Razumijem pojašnjenja notara o pravnim posljedicama davanja punomoćja.

Informacije koje je notar ustanovio na osnovu mog iskaza, tačno su unesene u tekst pravnog posla.

Sadržaj ovog punomoćja davaocu punomoćja je pročitao naglas.

davalac punomoćja Litvak Valerij (svojeručan potpis, prim. prev.)

Ruska Federacija

Moskva

Šesnaestog maja dvije hiljade osamnaeste godine

Ovo punomoćje sam ovjerila ja, Korolj Viktorija Aleksejevna, notar grada Moskve.

Sadržaj punomoćja odgovara izjavi volje lica koje je dalo punomoćje.

Punomoćje je potpisano u mom prisustvu.

Identitet potpisnika punomoćja je utvrđen, njegova radna sposobnost provjerena.

Zavedeno u registru: br. **08/82-Н/77-2018-8-3794**.


Naplaćena državna taksa (prema tarifi): 200 rub. 00. kopejki

Plaćeno za pružanje usluga pravnog i tehničkog karaktera: 1200 rub. 00 kop.

V. A. Korolj

/okrugli pečat sa tekstem: A. V. KOROLJ, NOTARSKI OKRUG MOSKVA/

/svojeručan potpis, prim. prev./




ТУМАС
Tatjana Jovović

za ruski jezik, postavljena u Crnoj Gori Rješenjem ministra pravde broj: 03-745-1976/17 od 29. septembra 2017. godine, na vrijeme od pet godina, potvrđuje da je ovaj prevod vjeran originalu.

Troškovi prevoda iznose _____ €

U Podgorici, dana 23. 05. 2018



Potpis


Tatjana Jovović
Татьяна Йовович
ПЕРЕВОДЧИК

русского языка, назначенная в Черногории в соответствии с Решением министра юстиции № 03-745-1976/17 от «29» сентября 2017 года, сроком на пять лет, подтверждает, что данный перевод соответствует оригиналу.

Стоимость перевода составляет _____ €

В Подгорице, дата: _____

Печать Подпись

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Өлкө..... *Кыргыз Республикасы*
Ушул расмий документ
2. кол коюлду (фамилиясы) *Макирова А.К.*
3. катарында чыккан *жеке нотариус*
4. мөөр/штамп менен күбөлөндүрүлгөн (мекеменин аталышы) *Биримчи иди нотариус*
..... *нотариусдук атамас*
күбөлөндүрүлдү
5. *Бишкек шаары*
6. (датасы) *21.05.2018-ж.*
7. (күбөлөндүргөн органдын аталышы).....
Чүй-Бишкек шаарынын Биримчи иди нотариус
8. № .. *2767*
9. мөөрү/.....
10. колу .. *О.К. Софонов*





PREVOD SA RUSKOG JEZIKA

PUNOMOĆJE

grad Biškek, ul. Abrahamova 166, kab. 55,
Osamnaestog maja dvije hiljade osamnaeste godine
/Grb Kirgiske Republike/ KIRGISKA REPUBLIKA

Ja, državljani Kirgiske Republike **Zadorin Renat Mithatovič**, rođen 12. 02. [redacted] izdata od strane IIM (Ministarstva [redacted] godine, pasoš serije AC 1423125, izdat od strane GAIRT (Državne agencije za informacione resurse i tehnologije) dana 22. 10. 2010. godine, prijavljen na adresi: Kirgiska Republika, Biškek, 3. mikrorajon, zgrada 7. stan 4, osnivač sa udjelom kapitala 90% u kompaniji „**SEA TRADE**“ **DOO KOTOR**, ul. Put prvoborca bb, Škaljari, Kotor, Crna Gora, registrovanoj u CRPS pod brojem 5-0393944, PIB: 02669935; (dalje u tekstu Društvo);

ovim punomoćjem ovlašćujem državljanina Republike Crne Gore **Danijela Sekulića (DANIJEL SEKULIĆ)**, rođenog 04. 10. 1983. godine, pasoš serije J39BA5702, izdat od strane PJ Podgorica, datum izdavanja 16. 02. 2010. godine, nastanjen na adresi: ulica Aerodromska, Podgorica, Crna Gora,

da zastupa mene i moje interese kao osnivača pred državnim i nedržavnim organima, organizacijama i ustanovama Republike Crne Gore, da u moje ime potpiše i preda obrazac PSO2 u Centralni registar privrednih subjekata (dalje u tekstu CRPS) kako bi Društvo izvršilo promjenu Izvršnog direktora i ovlašćenog zastupnika, adresu za prijem službene pošte i adresu glavnog mjesta poslovanja Društva; da u moje ime potpiše i preda revidirani tekst Statuta Društva u CRPS; da u moje ime potpiše i preda u CRPS Odluku o imenovanju i razrješenju izvršnog direktora i Odluku o imenovanju i razrješenju ovlašćenog zastupnika; da u moje ime potpiše i preda odluku o promjeni sjedišta, adrese za prijem službene pošte i adrese glavnog mjesta poslovanja Društva, da sprovede kompletnu proceduru za Društvo u CRPS, i da poslije registracije preuzme odluku o upisu/registraciji; da vrši sva neophodna plaćanja, kao i da obavlja sve druge radnje i formalnosti u vezi sa izvršenjem ovog naloga.

Ovlašćenja iz ovog punomoćja **ne mogu biti** predata drugim licima.
Punomoćje je izdato na rok od **tri godine**.

Potpis Zadorin Zadorin Renat Mithatovič /svojeručan potpis/

18. maja 2018. godine ovo punomoćje sam ovjerila ja, Šakirova Asel Kenenbekovna, privatni notar Prvomajskog notarskog okruga u Biškeku, Kirgiska Republika. Licenca МЮ КП № 670 од 04. 06. 2014. godine.

Punomoćje je u mom prisustvu potpisao **Zadorin Renat Mithatovič**. Njegov identitet je potvrđen, radna i pravna sposobnost su provjerene.

Zavedeno u registru pod br. 2234 /Okrugli pečat notara/
Naplaćena državna taksa (nečitko, prim. prev.)
Notar /svojeručan potpis/

/Sastavni dio ovog punomoćja je i apostil na kirgiskom jeziku, na kome je pod tačkom 6. evidentan datum 21. 05. 2018, a pod tačkom 8. br. 2766, prim. prev./



TUMAČ
Tatjana Jovović

za ruski jezik, postavljena u Crnoj Gori Rješenjem ministra pravde broj: 03-745-1976/17 od 29. septembra 2017. godine, na vrijeme od pet godina, potvrđuje da je ovaj prevod vjeran originalu.

Troškovi prevoda iznose _____ €

U Podgorici, dana 28. 05. 2018.

Татьяна Йозович
ПЕРЕВОДЧИК

Podpis

русского языка, назначенная в Черногории в соответствии с Решением министра юстиции № 03-745-1976/17 от «29» сентября 2017 года, сроком на пять лет, подтверждаю, что данный перевод соответствует оригиналу.

Стоимость перевода составляет _____ €

В Подгорице, дата: _____

Печать

Подпись

U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima Crne Gore ("Sl. list RCG", br. 06/02 od 08.02.2002, "Sl. list CG", br. 17/07 od 31.12.2007, 80/08 od 26.12.2008, 40/10 od 22.07.2010, 73/10 od 10.12.2010, 36/11 od 27.07.2011, 40/11 od 08.08.2011) i Statuta " **SEA TRADE** " društvo sa ograničenom odgovornošću, PIB: **02669935** (u daljem tekstu: Društvo), osnivači RENAT ZADORIN, Republika Kirgizija, br. pasoša: AC1423125, ALEXANDRA GLINENKO, Ruska Federacija, br. pasoša: 72 3357744, VALERY LITVAK, Izrael, br.pasoša: 21300499, preko punomoćnika Danijela Sekulića sa JMB:0410983210280 dana 07.06.2018. godine, donose

ODLUKU

o promjeni ovlašćenja izvršnog direktora Društva

Član 1.

Marija Janković sa odgorice, adresa ul.Radosava Burića 33, obavlja funkciju izvršnog direktora Društva.

Član 2.

Izvršni direktor iz ove Odluke ima pravo da pojedinačno zastupa Društvo u svim pravnim poslovima u unutrašnjem i spoljno-trgovinskom prometu bez ograničenja.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

OSNIVAČI :

DANIJEL SEKULIĆ
po specijalnom punomoćju
za ZADORIN RENAT
Br.pasoša: AC1423125

DANIJEL SEKULIĆ
po specijalnom punomoćju
za ALEXANDRA GLINENKO
Br.pasoša: 72 3357744

DANIJEL SEKULIĆ
po specijalnom punomoćju
za VALERY LITVAK
Br.pasoša: 21300499



PREVOD SA RUSKOG JEZIKA

77 A B 5409454

PUNOMOĆJE

Moskva, sedamnaestog maja dvije hiljade osamnaeste godine

Ja, **Glinenko Aleksandra Viktorovna (Глиненко Александра Викторовна** na ruskom, prim. prev.), rođena 02. oktobra 1989. godine u ROSTOVU NA DONU, državljanka Ruske Federacije, ženskog pola, lična karta državljanina Ruske Federacije 45 12 928358, izdata od ODJELJENJA UFMS (Uprave Federalne migracione službe) RUSIJE ZA MOSKVU, REJON JUŽNO TUŠINO 14. februara 2013. godine, šifra sektora: 770-099, prijavljena na adresi: Rusija, Moskva, ulica Maršala Konjeva 14 (četnaest), stan 57 (pedest sedam), pasoš državljanina Ruske Federacije koji identifikuje državljanina Ruske Federacije izvan granica Ruske Federacije br. 72 3357744, izdat 02. marta 2013. godine od strane FMS 77001, rok važenja ističe 02. marta 2023. godine (u daljem tekstu Davalac punomoćja), budući da sam osnivač sa udjelom kapitala 5% (pet) procenata u kompaniji "SI TREJD" ("SEA TRADE) KOTOR DOO, ul. Put prvoborca bb, Škaljari, Kotor, Crna Gora, registrovanoj u CRPS pod brojem 5-0393944, PIB: 02669935, ovim punomoćjem ovlašćujem:

Danijela Sekulića iz Podgorice,

("Punomoćnik") da u moje ime i za moj račun izvrši, odnosno izvrši:

- potpiše i preda obrazac PS02 u Centralni registar privrednih subjekata Crne Gore (u daljem tekstu CRPS), kako bi "SEA TRADE" KOTOR, PIB: 02669935 izvršilo promjenu Izvršnog direktora i ovlašćenog zastupnika, adresu za prijem službene pošte i adresu glavnog mjesta poslovanja Društva;
- potpiše i preda novu verziju teksta Statuta Društva u CRPS;
- potpiše i dostavi Odluku o imenovanju i razrješenju izvršnog direktora i Odluku o imenovanju i razrješenju ovlašćenog zastupnika u CRPS;
- potpiše i dostavi odluku o promjeni sjedišta, adrese za prijem službene pošte i adrese glavnog mjesta poslovanja Društva u CRPS;
- sprovede cjelokupnu proceduru za Društvo u CRPS, i da poslije registracije preuzme rješenje o upisu/registraciji;
- preuzme pečat registrovanog Društva;

Punomoćje je izdato na rok od pet godina, sa pravom prenosa ovlašćenja iz ovog punomoćja na druga lica.

Razjašnjen mi je sadržaj članova 185-189 Građanskog zakonika Ruske Federacije.

Tekst ovog punomoćja odgovara mojim stvarnim namjerama. Razumijem pojašnjenja notara o pravnim posljedicama davanja punomoćja.

Informacije koje je notar ustanovio na osnovu

(Kraj strane originala)

77 A B 5409455

mog iskaza, tačno su unesene u tekst pravnog posla.

Sadržaj ovog punomoćja davaocu punomoćja je pročitao naglas.

Davalac punomoćja Glinenko Aleksandra Viktorovna (svojeručan potpis, prim. prev.)

Ruska Federacija

Moskva

Sedamnaestog maja dvije hiljade osamnaeste godine

Ovo punomoćje sam ovjerila ja, Kondrušina Ljudmila Vladimirovna, privremeni vršilac dužnosti notara grada Moskve Luščikove Irine Anatoljevne.

Sadržaj punomoćja odgovara izjavi volje lica koje je dalo punomoćje.



PREVOD SA RUSKOG JEZIKA

Notarijski zapisnik punomoćja je utvrđen, njegova radna sposobnost provjerena.

Zavedeno u registru: br. 77/334-H/77-2018-13-102.

Naplaćena državna taksa (prema tarifi): 200 rub. 00. kopejki

Plaćeno za pružanje usluga pravnog i tehničkog karaktera: 1200 rub. 00 kop.

L. V. Kondrušina

/okrugli pečat sa tekstem: NOTAR I. A. LUŠCIKOVA. NOTARSKI OKRUG MOSKVA//svojeručan potpis, prim. prev./

/okrugli pečat sa tekstem: NOTAR I. A. LUŠCIKOVA. NOTARSKI OKRUG MOSKVA, prošiven plavom trakom i sa nalijepljenim crvenim žigom/

Ukupno prošiveno, numerisano i ovjereno pečatom 2 lista.

Potpis privremenog vršioca dužnosti notara, svoj potpis - prim. prev.

T-J



TUMAČ
Tatjana Jovović

za ruski jezik, postavljena u Crnoj Gori Rješenjem ministra pravde broj: 03-745-1976/17 od 29. septembra 2017. godine, na vrijeme od pet godina, potvrđuje da je ovaj prevod vjeran originalu.

Трошак превода износи _____ €

23.05.2018. 

Podpis

Татьяна Йовович
ПЕРЕВОДЧИК

русского языка, назначенная в Черногории в соответствии с Решением от 29.09.2017 года, сроком на пять лет, подтверждает, что данный перевод соответствует оригиналу.

Стоимость перевода составляет _____ €

В Подгорице, дата: _____

Печать Подпись



77 A B 5409454

PUNOMOĆJE

Grad Moskva, sedamnaestog maja dvije hiljade osamnaeste godine

Ja Glinenko Alexandra Viktorovna, rođena 02. oktobra 1989. godine u ROSTOVU NA DONU, državljanstvo: Ruske Federacije, pol: ženski, lična karta državljanina Ruske Federacije broj 45 12 928358, izdata od ODJELJENJA UFMS RUSIJE ZA GRAD MOSKVU, REJON JUŽNO TUŠINO dana 14. februara 2013. godine, šifra sektora; 770-099, prijavljena na adresi: Rusija, grad Moskva, ulica Maršala Konjeva, broj 14 (četnaest), stan 57 (pedeset sedam), pasoš državljanina Ruske Federacije br. 72 3357744, izdat 02. marta 2013. godine od FMS 77001, sa rokom važnosti do 02. marta 2023. godine (u daljem tekstu: Davalac punomoćja), osnivač sa udjelom od 5% (pet) u kompaniji „SEA TRADE“ d.o.o. KOTOR, Crna Gora, ul. Put Prvoborca bb, Škaljari, Kotor, Crna Gora, registrovane kod CRPS pod brojem 5-0393944, sa PIB-om 02669935, ovim punomoćjem ovlašćujem:

Danijela Sekulića iz Podgorice, Crna Gora,

daljem tekstu CRPS) kako bi „SEA

ДОВЕРЕННОСТЬ

Город Москва, семнадцатого мая две тысячи восемнадцатого года.

Я, гр. Глиненко Александра Викторовна, дата рождения: 02 октября 1989 года, место рождения: ГОР. РОСТОВ-НА-ДОНУ, гражданство: Российская Федерация, пол: женский, паспорт гражданина Российской Федерации 45 12 928358, выданный ОТДЕЛЕНИЕМ УФСМ РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ ЮЖНОЕ ТУШИНО 14 февраля 2013 года, код подразделения: 770-099, зарегистрированная по адресу: Россия, город Москва, улица Маршала Конева, дом 14 (четырнадцать), квартира 57 (пятьдесят семь), паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации № 72 3357744, выданный 02 марта 2013 года ФМС 77001, дата окончания срока: 02 марта 2023 года (далее именуемая Доверитель), являясь учредителем с долей капитала 5% (пять) процентов в компании «СИ ТРЕЙД» («SEA TRADE») ООО, KOTOR, ул. Пут Првоборца бб, Шкаляры, Котор Черногория, зарегистрированной в ЦРПС с номером 5-0393944, ИНН: 02669935, настоящей доверенностью уполномочиваю:

г. Моск-

TRADE" KOTOR, PIB-om 02669935 izvršib promjenu izvršnog direktora i ovlašćenog zastupnika, sjedišta adrese za prijem službene pošte i adrese glavnog mjesta poslovanja Društva

- potpiše i preda prečišćeni tekst Statuta društva u CRPS ;
- potpiše i preda Odluku o imenovanju i razrešenju izvršnog direktora i Odluku o imenovanju i razrešenju ovlašćenog zastupnika u CRPS
- potpisati i dostaviti odluku o promjeni sjedišta, adrese za dobijanje službene pošte i adrese sjedišta Društva za obavljanje osnovne djelatnosti u CRPS;
- sprovede cjelokupnu proceduru za Društvo u CRPS, kao i da po izvršenoj registraciji preuzme riješenje o upisu/registraciji;
- preuzeti pečat registrovanog Društva.

Ovo punomoćje važi pet godina, sa pravom ustupanja ovlašćenja po ovom punomoćju na druga lica.

Sadržaj članaka 185-189 Građanskog zakonika Ruske Federacije mi je pojašnjen.

Tekst ovog punomoćja odgovara mojim namjerama. Shvatila sam pojašnjenja notara o pravnim posljedicama punomoćja.

Informacije koje je notar ustanovio na osnovu

- подписать и подать форму PS02 в Центральный реестр хозяйствующих субъектов Черногории (далее в тексте ЦРПС), для того, чтобы Общество «СИ ТРЕЙД», КОТОР, ИНН: 02669935, изменило Исполнительного директора и уполномоченного представителя, адрес для получения официальной почты и адрес основного места деятельности Общества;
- подписать и предоставить новую редакцию текста Устава Общества в ЦРПС;
- подписать и подать Решение о назначении и увольнении исполнительного директора и Решение о назначении и увольнении уполномоченного представителя в ЦРПС;
- подписать и подать решение об изменении местонахождения, адреса для получения официальной почты и адреса основного места деятельности Общества в ЦРПС;
- провести всю процедуру для Общества в ЦРПС, и после регистрации получить решение об оформлении/ регистрации;
- получить печать зарегистрированного Общества;

Доверенность выдана сроком на пять лет, с правом на передоверие полномочий по настоящей доверенности другим лицам.

Содержание статей 185-189 Гражданского кодекса Российской

77 А В 5409455

mojeg iskaza unesene su u tekst pravnog
posla vjerno. Sadržaj ovog punomoćja
davaocu punomoćja je pročitan na glas.

Федерации мне разъяснены.

Текст настоящей доверенности
соответствует моим действительным
намерениям. Мне понятны разъяснения
нотариуса о правовых последствиях выдачи
доверенности.

Информация, установленная
нотариусом с моих слов, внесена в текст
сделки верно.

Содержание настоящей доверенности
доверителю зачитано вслух.

Доверитель/ Davačac punomoćja

Тимченко Александра Викторовна

Российская Федерация

88-

Город Москва

Семнадцатого мая две тысячи восемнадцатого года

Настоящая доверенность удостоверена мной, Кондрушиной Людмилой Владимировной,
временной исполняющей обязанности нотариуса города Москвы Лушиковой Ирины
Анатольевны.

Содержание доверенности соответствует волеизъявлению лица, выдавшего
доверенность.

Доверенность подписана в моем присутствии.

Личность подписавшего доверенность установлена, его дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре: № 771334-н/77-2018-13-102.


Взыскано по тарифу: 200 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1200 руб.00 коп.



Л.В. Кондрушина

Л.В. Кондрушина



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 2 листов.


ВРИО *Молдыр-Уса*

Ja, NOTAR, **Tanja Čepić**, sa sjedištem u Podgorici, Ulica Njegoševa 3/II, potvrđujem da je ovo prepis izvorne isprave: KOPIJE PUNOMOĆJA.
Izvorna isprava ispisana je i ima 4 stranice.
Izvornu ispravu je notaru predočila stranka DANIJEL SE (redacted)
br. J39BA5702 PJ Podgorica).

Naknada za rad notara za ovjeru po tarifnom broju 7 NI u iznosu od 3,75 €, i troškovi u iznosu od 1,00 € sa PDV-om od 1,00 €, što predstavlja ukupno 5,75 €, naplaćena je.

CRNA GORA
OVP-2271/2018
U Podgorici, 07.06.2018. godine
NOTAR
TANJA ČEPIĆ
PODGORICA

30 Notar
TANJA ČEPIĆ
Tanja Čepić
Tanja Čepić
CRNA GORA
PODGORICA





CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
Broj: 5 - 0393944 / 014
U Podgorici, dana 08.06.2018.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11), rješavajući po prijavi za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" TIVAT, broj 265880 podnijetoj dana 08.06.2018. u 08:38:48, preko

Ime i prezime: DANIJEL SEKULIĆ



RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" TIVAT - registarski broj 5 - 0393944, PIB 02669935 , i to:

Statut:

Briše se: Statut od 29.05.2018.

Registruje se - upisuje se: Statut od 07.06.2018.

Ograničenja - Izvršni direktor MARIJA JANKOVIĆ

Briše se: Ograničeno - Izvršni direktor iz ove Odluke ima pravo da pojedinačno zastupa Društvo u svim pravnim poslovima u unutrašnjem i spoljno-trgovinskom prometu s tim da ne može raspolagati finansijskim sredstvima preko 30.000 eura bez pismene saglasnosti osnivača Društva.

Registruje se - upisuje se: Neograničeno

Ovlašćenja - Izvršni direktor MARIJA JANKOVIĆ

Briše se: Kolektivno (sa Osnivačem)

Registruje se - upisuje se: Pojedinačno


08.06.2018.


Obrazloženje

Podnosilac je dana 08.06.2018. u 08:38:48 podnio prijavu za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću SEA TRADE. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je članom 87 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11).

M.P.

Sam. Savjetnik I


Marija Mičković

Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8, 00 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa 832-3161017-60-Administrativna taksa.



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 265880

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je DANIJEL SEKULIĆ dostavio-la dokument za Promjena društva sa ograničenom odgovornošću – DOO - SEA TRADE - DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU iz TIVAT, registarski broj:50393944 sa sljedećim prilogima:

Odluka o promjeni ovlašćenja izvršnom direktoru

Dokaz o uplaćenju naknadi za objavljivanje podataka u "Službenom listu Crne Gore"

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Punomoćje

Obrazac

Statut društva

Datum prijema dokumentacije: 8.6.2018. god.

Podnosilac prijave

Dokument primio/la

Milan Zvicer, Samostalni referent

M.P.

Uputstvo za praćenje prijave: Prijava se može pratiti putem sajta www.crps.me odabirom stavke menija PRETRAGA REGISTRA, zatim PRETRAGA PREDMETA. U ponudena polja unijeti broj predmeta i datum prijema dokumentacije i kliknuti dugme TRAŽI. Ukoliko je prikazan status **OBRADEN** rješenje se može preuzeti. Broj kontakt telefona CRPS-a: +38220230858.



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0393944 / 013
PIB: 02669935

Datum registracije: 12.07.2007.
Datum promjene podataka: 29.05.2018.

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" TIVAT

Broj važeće registracije: /013

Skraćeni naziv: SEA TRADE
Telefon:
eMail:
Datum zaključivanja ugovora: 04.07.2007.
Datum donošenja Statuta: 04.07.2007. Datum promjene Statuta: 29.05.2018.
Adresa glavnog mjesta poslovanja: BOGIŠIĆI BB TIVAT
Adresa za prijem službene pošte: BOGIŠIĆI BB TIVAT
Adresa sjedišta: BOGIŠIĆI BB TIVAT
Pretežna djelatnost: 5510 Hoteli i sličan smještaj
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA
Oblik svojine: Privatna
Porijeklo kapitala: Strani
Upisani kapital: 10.000,00Euro (Novčani 10.000,00Euro, nenovčani 0,00Euro)

OSNIVAČI:

RENAT ZADORIN AC1423125 KIRGIZIJA

Uloga: Osnivač

Udio: 90% Adresa: UL. MIKROREJON 3, D.7, KV.4, BIŠKEG

ALEXANDRA GLINENKO

Uloga: Osnivač
Udio: 5%

VALERY LITVAK 21300499

Uloga: Osnivač
Udio: 5%

LICA U DRUŠTVU:

RENAT ZADORIN AC1423

Adresa: UL. MIKRORE
Uloga: Ovlašćeni zas
Ovlašćenja u prometu:
Ovlašćen da djeluje:

ALEXANDRA GLINENKO

Adresa: MARŠALA KO
Uloga: Ovlašćeni zas
Ovlašćenja u prometu:
Ovlašćen da djeluje:

VALERY LITVAK 21300499

Adresa: GOSPITALNI V
Uloga: Ovlašćeni zas
Ovlašćenja u prometu:
Ovlašćen da djeluje:

MARIJA JANKOVIĆ 2710

Adresa: RADOSAVA B
Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (Izvršni direktor iz ove Odluke ima pravo da pojedinačno zastupa Društvo u svim pravnim poslovima u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu s tim da ne može raspolagati finansijskim sredstvima preko 30.000 eura bez pismene saglasnosti osnivača Društva.)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (sa Osnivačem)

Izdato: 08.06.2018 godine u 08:36h

MP

NAČELNICA

Dušanka Vujisić

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Zastupnika Punomoćnika

JMB:

Ime i prezime:

Danijel Sekulić

Opština:

PODGORICA

Telefon:

e-mail:

Broj: 44

*za str

 Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt

Matični broj:

02669935

Registarski broj:

50393944

Puni naziv:

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
"SEA TRADE" Tivat

1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

 OD KD AD DOO NVO Ustanova Zadruga Ostali

1.2. Puni naziv:

*ukoliko je promjen puni naziv izvršice se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv:

1.4. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

07.06.2018

1.5. Podaci o Ugovoru /
odluci o osnivanju:Datum
zaključenja/donošenja:

2. NOVA ADRESE UPRAVE – SJEDIŠTA

2.1. Opština

2.2. Mjesto

2.3. Ulica:

2.4. Broj:

3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država

3.2. Opština

3.3. Mjesto

3.4. Ulica:

3.5. Broj:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine *ukoliko je označena promjena opštine izvršice se i preregistracija u Poreskom registru

4.2. Opština

4.3. Mjesto

4.4. Ulica:

4.5. Broj:

5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA

5.1. Datum rješenja:

5.2. Broj rješenja:

*popunjava se samo ukoliko registraciji u CRPS prethodi registracija kod drugog državnog organa

6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST

--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7. NOVI OBLIK SVOJINE

bez oznake svojine privatna zadružna dva ili više oblika svojine državna

8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA

8.1. Telefon:

+	382			/						
+	382			/						
+	382			/						

8.2. Fax:

+	382			/						
---	-----	--	--	---	--	--	--	--	--	--

8.3. E-mail:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8.4. Adresa internet strane:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

Povećanje
 Smanjenje

Osnovni kapital:	Prije promjene	Iznos promjene	Nakon promjene
Ukupno (novčani+nenovčani):	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> novčani – iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> nenovčani – iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €

10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

Prestanak Regstruje se Mijenja se udio

10.1. Status:

Osnivač Član DOO Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*upisati status

10.2. MB / JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša
za strano pravno lice unijeti broj registracije u

10.3. Naziv / Ime i prezime:

10.4. Sjedište / Adresa:

Država

Opština

Mjesto:

Ulica:


Broj:

10.5. Udio

%

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



M.P.

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora
 Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Adresa:

Država:

Opština:

Mjesto:

Ulica:

Broj:

12.4. Ovlaštenja u prometu

- neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.5. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva


*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



M.P.



13. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

13.1. Status

Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora
 Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

13.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

13.3. Ime i prezime:

MARIJA JANKOVIĆ

Adresa:

Država

Opština

Ulica:

13.4. Ovlaštenja u p

 neograni

13.5. Ovlašćen da djeuje

 Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost za imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

14. OSTALE REGISTRACIJE

Osim postojeće registracije u CRPS-u izvršiti i registracije u:

14.1. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

Saglasno Zakonu o privrednim društvima (Sl. list CG 06/02, 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 33/11, 40/11) RENAT ZADORIN, Republika Kirgizija, br. pasoša: AC1423125, ALEXANDRA GLINENKO, Ruska Federacija, br. pasoša: 72 3357744, VALERY LITVAK, Izrael, br.pasoša: 21300499, u svojstvu osnivača, dana 07.06.2018. godine donose:

S T A T U T

(prečišćen tekst)

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE " TIVAT

FIRMA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Čl.1

Društvo će poslovati pod firmom: **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" TIVAT**

Skraćeni naziv firme je: "SEA TRADE " DOO

Čl.2

Osnivači su saglasno Zakonu o privrednim društvima zaključili dana 01.08.2007 godine Ugovor o osnivanju Društva.

Čl.3

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

Čl.4

Firmu i sjedište Društva osnivač može mijenjati sopstvenom odlukom, koja mora biti prijavljena Centralnom registru Privrednog Subjekta Poreske uprave u Podgorici.

Čl.5

Sjedište Društva sa ograničenom odgovornošću " SEA TRADE " Tivat je:

Bogišići bb, Tivat

Firmu i sjedište može mijenjati osnivači.

Adresa Društva za zvanične dopise je: Bogišići bb, Tivat

Promjena firme i sjedišta se prijavljuje Centralnom registru Privrednih subjekata poreske uprave u Podgorici.

Društvo će u svom radu koristiti puni i skraćeni naziv firme, zavisno od potrebe.

9 Društvo ima svoj pečat, koji je okruglog oblika, prečnika 4cm, sa tekstom po obodu:

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA TRADE" TIVAT

Pečat je pisan latinicom.

Društvo ima svoj štambilj, koji je pravougaonog oblika, sa tekstom po gornjoj ivici

"SEA TRADE" DOO.

U sredini je oznaka «Broj», a pri dnu je oznaka Tivat, i crtica za upis datuma i riječ godina. Štambilj je pisan latinicom.

DJELATNOST DRUŠTVA

Čl.7

Djelatnost Društva obuhvata:

GRAĐEVINARSTVO

- 41.10 Razrada građevinskih projekata
- 41.20 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
- 42.11 Izgradnja puteva i autoputeva
- 42.12 Izgradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica
- 42.13 Izgradnja mostova i tunela
- 42.21 Izgradnja cjevovoda
- 42.22 Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova
- 42.91 Izgradnja hidro objekata
- 42.99 Izgradnja ostalih građevina, na drugom mjestu nepomenutih
- 43.11 Rušenje objekata
- 43.12 Pripremna gradilišta
- 43.13 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
- 43.21 Postavljanje električnih instalacija
- 43.22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, klimatizacionih sistema i sistema za grijanje
- 43.29 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu
- 43.31 Malterisanje
- 43.32 Ugradnja stolarije
- 43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga
- 43.34 Bojenje i zastakljivanje
- 43.39 Ostali završni radovi
- 43.91 Krovni radovi
- 43.99 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi

TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO; POPRAVKA MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA

- 45.11 Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima
- 45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima
- 45.20 Održavanje i popravka motornih vozila
- 45.31 Trgovina na veliko djelovima i opremom za motorna vozila
- 45.32 Trgovina na malo djelovima i opremom za motorna vozila
- 45.40 Trgovina motociklima, djelovima i priborom, održavanje i popravka motocikala
- 46.11 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
- 46.12 Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija

- 46.13 Posredovanje u prodaji drvene građe i građevinskog materijala
- 46.14 Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona
- 46.15 Posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe
- 46.16 Posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, krzna, obuće i predmeta od kože
- 46.17 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
- 46.18 Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda
- 46.19 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
- 46.21 Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, sjemenjem i hranom za životinje
- 46.22 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama
- 46.23 Trgovina na veliko životinjama
- 46.24 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom
- 46.31 Trgovina na veliko voćem i povrćem
- 46.32 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
- 46.33 Trgovina na veliko mlječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima
- 46.34 Trgovina na veliko pićem
- 46.35 Trgovina na veliko, duvanskim proizvodima
- 46.36 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima
- 46.37 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaoom i začinima
- 46.38 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribe, ljuskare i mekušce
- 46.39 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duvanom
- 46.41 Trgovina na veliko tekstilom
- 46.42 Trgovina na veliko odjećom i obućom
- 46.43 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
- 46.44 Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje
- 46.45 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
- 46.46 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima
- 46.47 Trgovina na veliko namještajem, tepisima i opremom za osvjetljenje
- 46.48 Trgovina na veliko satovima i nakitom
- 46.49 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
- 46.51 Trgovina na veliko kompjuterima, kompjuterskom opremom i softverima
- 46.52 Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim djelovima i opremom
- 46.61 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i proborom
- 46.62 Trgovina na veliko alatnim mašinama
- 46.63 Trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama
- 46.64 Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivenje i pletjenje
- 46.65 Trgovina na veliko kancelarijskim namještajem
- 46.66 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
- 46.69 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom
- 46.71 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
- 46.72 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
- 46.73 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
- 46.74 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grijanje
- 46.75 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
- 46.76 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
- 46.77 Trgovina na veliko otpacima i ostacima
- 46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko
- 47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duvanom
- 47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
- 47.21 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama

- 47.22 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama
- 47.23 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.24 Trgovina na malo hljebom, tjesteninama, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.25 Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.26 Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama
- 47.29 Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.30 Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.41 Trgovina na malo kompjuterima, perifernim jedinicama i softverom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.42 Trgovina na malo telekomunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.43 Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.51 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.52 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.53 Trgovina na malo tepisima, zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.54 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.59 Trgovina na malo namještajem, opremom za osvjetljavanje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.61 Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.62 Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.63 Trgovina na malo muzičkim i video zapisima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.64 Trgovina na malo sportskom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.65 Trgovina na malo igrama i gračkama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.71 Trgovina na malo odjećom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.72 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama
- 47.73 Trgovina na malo farmaceutskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama – apotekama
- 47.74 Trgovina na malo medicinskim i ortopedskim pomagalicama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.75 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.76 Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, đubrivima, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama
- 47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.78 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.79 Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama
- 47.81 Trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima na tezgama i pijacama
- 47.82 Trgovina na malo tekstilom, odjećom i obućom na tezgama i pijacama
- 47.89 Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama
- 47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta
- 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca

SAOBRAĆAJ I SKLADIŠTENJE

- 49.10 Željeznički prevoz putnika, međumjesni
- 49.20 Željeznički prevoz tereta
- 49.31 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika
- 49.32 Taksi prevoz
- 49.39 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju
- 49.41 Drumski prevoz tereta
- 49.42 Usluge preseljenja
- 49.50 Cjevovodni transport
- 50.10 Pomorski i priobalni prevoz putnika
- 50.20 Pomorski i priobalni prevoz tereta

- 50.30 Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima
- 50.40 Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima
- 51.10 Vazdušni prevoz putnika
- 51.21 Vazdušni prevoz tereta
- 51.22 Vasijski saobraćaj
- 52.10 Skladištenje
- 52.21 Uslužne djelatnosti u kompenom saobraćaju
- 52.22 Uslužne djelatnosti u vodenom saobraćaju
- 52.23 Uslužne djelatnosti u vazdušnom saobraćaju
- 52.24 Manipulacija teretom
- 52.29 Ostale prateće djelatnosti u saobraćaju
- 53.10 Poštanske aktivnosti
- 53.20 Ostale poštanske i kurirske aktivnosti

USLUGE SMJEŠTAJA I ISHRANE

55.10 Hoteli i sličan smještaj

- 55.20 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak
- 55.30 Djelatnost kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice
- 55.90 Ostali smještaj
- 56.10 Djelatnost restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata
- 56.21 Katering (dostava pripremljene hrane)
- 56.29 Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane
- 56.30 Usluge pripremanja i posluživanja pića

INFORMISANJE I KOMUNIKACIJE

- 58.11 Izdavanje knjiga
- 58.12 Izdavanje imenika i adresara
- 58.13 Izdavanje novina
- 58.14 Izdavanje časopisa i periodičnih izdanja
- 58.19 Ostala izdavačka djelatnost
- 58.21 Izdavanje kompjuterskih igara
- 58.29 Izdavanje ostalih softvera
- 59.11 Proizvodnja filmova, video-zapisa i televizijskog programa
- 59.12 Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, video-filmova i televizijskog programa
- 59.13 Distribucija filmova, video-filmova i televizijskog programa
- 59.14 Djelatnost prikazivanja filmova
- 59.20 Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike
- 60.10 Emitovanje radio-programa
- 60.20 Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa
- 61.10 Kablovske komunikacije
- 61.20 Bežične komunikacije
- 61.30 Satelitska komunikacija
- 61.90 Ostale komunikacione djelatnosti
- 62.01 Kompjutersko programiranje
- 62.02 Konsultantske djelatnosti u oblasti informacione tehnologije
- 62.03 Upravljanje kompjuterskom opremom
- 62.09 Ostale usluge informacione tehnologije
- 63.11 Obrada podataka, smještanje aplikacija i pružanje aplikativnih usluga i sl.
- 63.12 Uslužne internet stranice (web portal)

63.91 Djelatnost novinskih agencija

POSLOVANJE NEKRETNINAMA

68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina

68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima

68.31 Djelatnost agencija za nekretnine

68.32 Upravljanje nekretninama uz naknadu

STRUČNE, NAUČNE I TEHNIČKE DJELATNOSTI

69.10 Pravni poslovi

69.20 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi i poresko savjetovanje

70.10 Upravljanje privrednim subjektom

70.21 Djelatnost komunikacija i odnosa sa javnošću

70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem

71.11 Arhitektonska djelatnost

71.12 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

71.20 Tehničko ispitivanje i analize

72.11 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji

72.19 Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i inženjerskim naukama

72.20 Istraživanje i razvoj u društvenim i humanističkim naukama

73.11 Djelatnost reklamnih agencija

73.12 Medijsko predstavljanje

73.20 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja

74.10 Specijalizovane dizajnerske djelatnosti

74.20 Fotografske usluge

74.30 Prevođenje i usluge tumača

74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti

75.00 Veterinarska djelatnost

ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DJELATNOSTI

77.11 Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila

77.12 Iznajmljivanje i lizing kamiona

77.21 Iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport

77.22 Iznajmljivanje video-kaseta i kompakt-diskova

77.29 Iznajmljivanje i lizing ostalih predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu

77.31 Iznajmljivanje i lizing poljoprivrednih mašina i opreme

77.32 Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo

77.33 Iznajmljivanje i lizing kancelarijskih mašina i kancelarijske opreme (uključujući kompjutere)

77.34 Iznajmljivanje i lizing opreme za vodeni transport

77.35 Iznajmljivanje i lizing opreme za vazdušni transport

77.39 Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara

77.40 Lizing intelektualne svojine i sličnih proizvoda, izuzev autorskih prava

78.10 Djelatnost agencija za zapošljavanje

78.20 Djelatnost agencija za privremeno zapošljavanje

78.30 Ostalo ustupanje ljudskih resursa

79.11 Djelatnost putničkih agencija

79.12 Djelatnost tur-operatora

79.90 Ostale usluge rezervacije i djelatnosti povezane s njima

Pored aktivnosti navedenih u ovom članu, Društvo će se baviti i spoljnotrgovinskim prometom i to prometom roba i usluga za koje je registrovano u unutrašnjem prometu.

OSNOVNA DJELATNOST DRUŠTVA JE:

55.10 Hoteli i sličan smještaj

Djelatnosti Društva može da promjeni osnivač odlukom koja mora biti prijavljena u Centralni registar Privrednih subjekata Poreske uprave.

OSNIVAČI ODNOSNO ČLANOVI DRUŠTVA

(u daljem tekstu: vlasnici udjela u Društvu)

Čl.8

Vlasnici udjela u Društvu su:

- **RENAT ZADORIN, Republika Kirgizija, grad Biškeek, ul. Mikrorejon 3, d.7, kv.4, br. pasoša: AC1423125,**
- **ALEXANDRA GLINENKO, Ruska Federacija, grad Moskva, ul.Maršala Koneva, kuća 14/57, br.pasoša: 72 3357744,**
- **VALERY LITVAK, Izrael, ul.Gospitalni val, kuća 5/12, stan 32, Moskva, br.pasoša: 21300499**

OSNIVAČKI KAPITAL, VRSTE I VISINA ULOGA

Čl.9

Početni kapital DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU " SEA TRADE " TIVAT utvrđen je Ugovorom o osnivanju Društva i iznosi **10.000,00€** i sastoji se od novčanih uloga vlasnika udjela Društva.

Sticanjem udjela Osnivači postaju vlasnici udjela Društva.

Srazmjerno uplaćenom odnosno unijetom ulogu, a u odnosu na ukupan kapital, vlasnici udjela stižu udjele u Društvu koji procentualno iznose:

- **RENAT ZADORIN 90%**
- **VALERY LITVAK 5%**
- **ALEXANDRA GLINENKO 5%**

Čl.10

Ako osnivač odluči da je Društvu potreban obrtni kapital, preko iznosa uplaćenog kapitala, sredstva će biti obezbijedena na sljedeći način i u sljedećem redosljedu:

- 1) iz neposredne dobiti,
- 2) iz kredita koje osnivač obezbijedi preko poslovne banke,
- 3) putem povećanja i uplate kapitala – dopunskom uplatom ili ulogom u stvarima

DIOBA DOBITI I NAČIN SNOŠENJA RIZIKA I POKRIĆE GUBITAKA UTVRĐIVANJA I RASPODJELA DOBITI

Čl.11

Bilans imovine i bilans uspjeha Društva, uključujući dio koji se odnosi na dobit za raspodjelu, utvrđuje se prema zakonima koji regulišu ovu oblast.

Dobit za raspodjelu, Društvo utvrđuje za svaku poslovnu godinu, najkasnije do 31. marta za prethodnu godinu.

Iz neto dobiti se izdvaja dio koji utvrđuje osnivač, u obavezni i posebni rezervni fond i u neraspoređenu dobit. Preostali iznos predstavlja dobit, koja pripada osnivaču.

Osnivač može odlučiti da dio dobiti za raspodjelu, na koju ima pravo reinvestira u razvoj Društva.

PRAVA I OBAVEZE OSNIVAČA

Čl.12

Osnivač Društva ima pravo ili obavezu da:

- 1) upravlja ili učestvuje u upravljanju Društvom;
- 2) učestvuje u raspodjeli dobiti;
- 3) učestvuje u raspodjeli imovine Društva po njegovom prestanku.

KONTROLA AKTIVNOSTI DRUŠTVA

Osnivač će u svako doba imati pravo da vrši uvid u djelatnost, pregleda prostorije i finansijsko poslovanje Društva.

Vođenje finansijske dokumentacije će se vršiti prema važećim zakonima i propisima Crne Gore u vezi sa svakim poslom i biće u svako razumno vrijeme dostupno osnivaču ili od njega ovlašćenim licima

Osnivač može odlučiti da poslove pregleda i revizije poslovanja Društva povjeri revizorskoj firmi, po svom izboru.

TROŠKOVI POSLOVANJA

Čl.13

Osnivač odgovara za obaveze Društva cjelokupnom svojom imovinom:

- 1) ako zloupotrijebi Društvo, da bi dostigao cilj koji je za njega zabranjen;
- 2) ako Društvo upotrijebi da bi oštetio povjerioce;
- 3) ako suprotno propisima, postupi sa imovinom Društva, kao da je u pitanju njegova lična imovina;

- 4) ako smanji imovinu Društva u svoju korist ili u korist drugog lica, a znao je ili je morao znati da Društvo neće biti u stanju da izmiri svoje obaveze prema trećim licima.

Troškovi poslovanja Društva biće za svaku godinu predviđeni i odobravani u finansijskom planu Društva za predmetnu poslovnu godinu. Na kraju svake poslovne godine, Društvo je dužno da u roku utvrđenom pravilima (Statutom) Društva i u skladu sa važećim propisima sastavi završi račun (bilans).

SNOŠENJE RIZIKA I POKRIVANJE GUBITAKA

Čl.14

Osnivač snosi rizik za poslovanje Društva do visine uloga koji je investirao za osnivanje Društva. Ako Društvo ima gubitak u poslovanju, osnivač može odlučiti da putem dopunske uplate pokrije gubitak koji je nastao.

Gubitak u poslovanju može se namiriti i putem smanjenja osnovnog kapitala Društva, o čemu odlučuje osnivač.

Gubici u poslovanju se mogu pokrivati i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

ODGOVORNOST ZA OBAVEZE

Čl.15

Društvo u pravnom prometu može da zaključuje ugovore i vrši druge poslove i radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti i u prometu istupa u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za tuđi račun i u tuđe ime i za tuđi račun.

Čl.16

Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom.

Osnivač ne odgovara za obaveze Društva, a snosi rizik u poslovanju Društva do visine svog osnivačkog uloga.

Osnivač odgovara za obaveze Društva u slučajevima i pod uslovima propisanim Zakonom o privrednim društvima.

Čl.17

ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE DRUŠTVA

Poslove zastupanja i predstavljanja Društva vrši izvršni direktor Marija Janković sa JMB:2710990217976 iz Podgorice, adresa ul.Radosava Burića 33, ovlašćena je da pojedinačno i neograničeno zastupa Društvo u pravnom prometu u zemlji i inostranstvu.

IZVRŠNI DIREKTOR DRUŠTVA

Izvršni direktor društva je izvršni organ. Djelokrug rada izvršnog direktora je da:

- odgovoran je za zakonitost Društva, u okviru svojih ovlašćenja

- upravlja imovinom Društva, u skladu sa zakonom i odlukom vlasnika udjela
- predlaže unutrašnju organizaciju Društva
- Donosi dokument o sistematizaciji radnih mjesta
- sklapa ugovore i preuzima druge pravne radnje u domaćoj i spoljnoj trgovinskoj razmjeni
- odlučuje o zapošljavanju lica u Društvo, zaključuje ugovoru o radu, odlučuje o disciplinskoj odgovornosti zaposlenih i drugim poslovima iz oblasti radnih odnosa u skladu sa zakonom,
- Obavlja druge poslove , predviđene zakonom i ovim statutom.
- Izvršni direktor treba da postupa sa pažnjom dobrog privrednika i vrši druge poslove po ovlašćenju osnivača Društva.

Pored poslova iz stava 1 ovog člana, izvršni direktor obavlja i druge poslove koji Zakonom, odlukom ili ovim statutom nijesu dati u djelokrug drugih organa društva.

Izvršni direktor društva se bira na period od četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora, s tim da može i prije vremena biti razriješen dužnosti na koju je postavljen.

Izvršni direktor društva istupa u ime i za račun društva.

IZBOR, OPOZIV I DJELOKRUG ORGANA DRUŠTVA

Čl.18

Osnivač, kao vlasnik Društva, na osnovu uloženog kapitala, upravlja cjelokupnim radom i poslovanjem Društva.

U slučaju da osnivač odredi da je za poslovanje neophodno, može formirati odbor direktora ili skupštinu društva.

Članovi skupštine kao i članovi odbora direktora, ne mogu biti lica koja su osuđivana za krivično djelo protiv privrede i službene dužnosti za koju su nastupile pravne posljedice osude, dok te posljedice traju.

Članove skupštine kao i članove odbora direktora, bira osnivač na neodređeno vrijeme, koje ne može biti duže od pet godina, sa mogućnošću ponovnog izbora.

Čl.19

Djelokrug osnivača je da:

- donosi statut i druga normativna akta,
- utvrđuje poslovnu politiku,
- usvaja godišnji obračun i izvještaje o poslovanju,
- odlučuje o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka,
- odlučuje o statusnim promjenama, promjeni oblika i prestanku društva,
- postavlja i razrješava izvršnog direktora,

- postavlja i razrješava članove odbora direktora i članove skupštine,
- daje smjernice za rad i poslovanje izvršnog direktora,
- odlučuje o poslovnoj saradnji sa drugim društvima,
- donosi investicione odluke,
- odlučuje o osnivanju novih društava,
- oslučuje o zastupanju društva u sudskim i drugim postupcima protiv članova uprave,
- obavlja druge poslove određene zakonom.

Čl.20

Ako donošenje odluke ne trpi odlaganje, osnivač može donijeti odluku i telefonskim putem, telegrafski, mailom ili putem telefaksa.

ZAPISNIK O RADU

Čl.21

U zapisnik o sjednicama osnivača se unose podaci i materijali koji su bili predmet rasprave na sjednici. Pored ovih podataka, u zapisnik se na zahtjev osnivača unose i drugi podaci.

Čl.22

Zapisnik o radu sa prethodne sjednice osnivača se usvaja na prvoj narednoj sjednici.

Čl.23

Izvršni direktor društva može u okviru svojih ovlašćenja dati drugome pismeno punomoćje za zastupanje Društva. Izvršni direktor društva, uz saglasnost osnivača, može određenom licu, specijalizovanom za određene poslove, dati prokuru, čiji obim, vrstu i sadržinu utvrđuje svojom odlukom.

Čl 24

Pored izvršnog direktora Društvo mogu zastupati i druga ovlašćena lica, o čemu odlučuje osnivač Društva.

REZERVE DRUŠTVA

Čl.25

Društvo na kraju svake poslovne godine, iz neto dobiti izdvaja dio koji utvrđuje osnivač, u obavezni i posebni rezervni fond.

OBAVEZNI I REZERVNI FOND

Čl.26

Društvo može imati obavezni i rezervni fond, o čemu odlučuje osnivač.

U obavezni rezervni fond, svake godine od dobiti se unosi najmanje 5%, dok fond ne dostigne najmanje 10% osnovnog kapitala.

Čl.27

• Obavezni rezervni fond, dok se ne dostigne zakonom utvrđen najmanji iznos, upotrebljava se samo za pokrivanje gubitaka.

Čl.28

Ukoliko se obavezna rezerva Društva smanji ispod minimuma, koji je zakonom propisan (10% osnovnog kapitala), mora se dopuniti do propisanog iznosa.

POSEBNI REZERVNI FOND

Čl.29

Društvo može imati i posebne rezervne fondove, saglasno zakonu, o čemu odlučuje osnivač Društva.

STATUSNE PROMJENE I PROMJENE OBLIKA DRUŠTVA

STATUSNE PROMJENE

Čl.30

Društvo se može spojiti sa drugim društvom (spajanjem), podijeliti na dva ili više društva (podjela), ili promijeniti oblik (promjena oblika društva).

Spajanje, pripajanje ili podjela Društva, vrši se saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima.

Odluku o statusnim promjenama Društva donosi osnivač Društva.

NAČINI PROMJENE OBLIKA DRUŠTVA

Čl.31

Društvo može promijeniti oblik u drugi oblik ako ispunjava uslove o osnivanju oblika utvrđene Zakonom o privrednim društvima.

Čl.32

Odluku o promjeni oblika Društva donosi osnivač.

PRESTANAK DRUŠTVA

Čl.33

Društvo će poslovati sve dok postoje ekonomski i zakonski uslovi za obavljanje njegove djelatnosti, a može prestati sa poslovanjem samo na način i pod uslovima zakonom propisanim.

Društvo prestaje u sljedećim slučajevima:

- 1) ako mu je izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti, zbog toga što ne ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti, a u roku određenom u izrečenoj mjeri ne ispuni te uslove, odnosno ne promjeni djelatnost,
- 2) ako prestanu da postoje prirodni i drugi uslovi za obavljanje djelatnosti,
- 3) odlukom osnivača,
- 4) ako se pravosnažnom odlukom suda utvrdi ništavnost upisa u registar,
- 5) ako ne produži registraciju saglasno zakonu,
- 6) stečajem ili likvidacijom društva,
- 7) spajanjem sa drugim društvom ili podjelom,
- 8) u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA ČOVJEKOVE SREDINE

Čl.34

Osnivač, organi i radnici Društva su dužni da organizuju obavljanje djelatnosti na način kojim se osiguravaju bezbjednost na radu kao i da preduzimaju i sprovode potrebne mjere zaštite na radu i životne sredine u skladu sa republičkim zakonima koji regulišu ovu oblast.

Društvo i dijelovi Društva su dužni da obavljaju svoje djelatnosti, čuvaju vrijednost i obezbjeđuju potrebne uslove za zaštitu i unaprijeđenje čovjekove sredine i da spriječavaju uzroke i otklanjaju posljedice koje ugrožavaju prirodne i radom stvorene vrijednosti životne sredine.

IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Čl.35

Izmjene i dopune statuta mogu se vršiti u postupku i na način kao i za njegovo donošenje, odnosno od strane osnivača, a u skladu sa Odlukom o osnivanju.

Ugovor ili Odluka se prijavljuje u Centralni registar Privrednih subjekata Poreske uprave.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a počinje da proizvodi pravno dejstvo od dana registrovanja Društva u Centralni registar Privrednih subjekata Poreske uprave.

NADLEŽNO PRAVO


Na sva pitanja koja se odnose na važenje, tumačenje ili izvršenje odredba ovog Statuta, primjenjivaće se važeći propisi u Crnoj Gori.

OSNIVAČI :

DANIJEL SEKULIĆ
po specijalnom punomoćju
za ZADORIN RENAT
Br.pasoša: AC1423125

DANIJEL SEKULIĆ
po specijalnom punomoćju
za ALEXANDRA GLINENKO
Br.pasoša: 72.3357744

DANIJEL SEKULIĆ
po specijalnom punomoćju
za VALERY LITVAK
Br.pasoša: 21300499



77 ДОВЕРЕННОСТЬ

Город Москва, шестнадцатого мая две тысячи восемнадцатого года.

Я, гр. Литвак Валерий, 28 марта 1963 года рождения, место рождения: СССР, гражданство: Государство Израиль, пол: мужской, паспорт гражданина Израйля 21300499, документ выдан: г. Москва 14 февраля 2014 года, зарегистрирован по месту жительства по адресу: г. Москва, Госпитальный вал, д. 5, строение 12, кв. 32, (далее именуемый Доверитель), являясь учредителем с долей капитала 5% (пять) процентов в компании «СИ ТРЕЙД» («SEA TRADE») ООО КОТОР, ул. Пут Првоборца 66, Шкалары, Котор Черногория, зарегистрированной в ЦРПС с номером 5-0393944, ИНН: 02669935.

настоящей доверенностью уполномочиваю:

Даниела Секулича из Подгорицы, Черногория, Аеродромска улица, ИНГ: 0410983210280, („Поверенный“) от моего имени и за мой счет осуществлять следующие действия:

- подписать и подать форму PS02 в Центральный реестр хозяйствующих субъектов Черногории (далее в тексте ЦРПС), для того, чтобы Общество «СИ ТРЕЙД» («SEA TRADE») КОТОР, ИНН: 02669935 изменило Исполнительного директора и уполномоченного представителя (далее именуемое: Общество),

- подписать и предоставить новую редакцию текста Устава Общества в ЦРПС;

- подписать и подать Решение о назначении и увольнении исполнительного директора и Решение о назначении и увольнении уполномоченного представителя в ЦРПС;

- подписать и подать решение об изменении местонахождения, адреса для получения официальной почты и адреса основного места деятельности Общества в ЦРПС;

- провести всю процедуру для Общества в ЦРПС, и после регистрации получить решение об оформлении/ регистрации;

- получить печать зарегистрированного Общества.

Доверенность выдана сроком на пять лет, с правом передоверия полномочий по настоящей доверенности другим лицам.

Содержание статей 185-189 Гражданского кодекса Российской Федерации мне разъяснены.

Текст настоящей доверенности соответствует моим действительным намерениям. Мне понятны разъяснения нотариуса о правовых последствиях выдачи доверенности.

Информация, установленная нотариусом с моих слов, внесена в текст сделки верно.

Содержание настоящей доверенности доверителю зачитано вслух.

доверитель

Российская Федерация

Город Москва

Шестнадцатого мая две тысячи восемнадцатого года

Настоящая доверенность удостоверена мной, Король Викторией Алексеевной, нотариусом города Москвы.

Содержание доверенности соответствует волеизъявлению лица, выдавшего доверенность.


Доверенность подписана в моем присутствии.

Личность подписавшего доверенность установлена, его дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре: № 08/82-н/77-2018-8-3794.

Взыскано государственной пошлины (почтарифу): 200 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1200 руб. 00 коп.



В.А. Король

Ja, NOTAR, **Tanja Čepić**, sa sjedištem u Podgorici, Ulica Njegoševa 3/II, potvrđujem da je ovo prepis izvorne isprave: KOPIJE PUNOMOĆJA.

Izvorna isprava ispisana je i ima 1 stranicu.

Izvornu ispravu je notar predočila stranka DANJEL SEKULIĆ, Podgorica, JMBG: 0410983210280 (Pasoš br. J39BA5702 PJ Podgorica).

Naknada za rad notara za ovjeru po tarifnom broju 7 NT u iznosu od 2,50 € sa PDV-om od 0,53 €, što predstavlja ukupno 3,03 €, naplaćena je.


CRNA GORA

OVP-2272/2018

U Podgorici, 07.06.2018. godine

TANJA ČEPIĆ

PODGORICA





PREVOD SA RUSKOG JEZIKA

77 A B 7301953

PUNOMOĆJE

Moskva, šesnaestog maja dvije hiljade osamnaeste godine

Ja, Litvak Valerij (Литвак Валерий na ruskom, prim. prev.), rođen 28. marta 1963. godine, mjesto rođenja: SSSR, državljanin Države Izrael, muškog pola, pasoš državljanina Izraela 21300499, dokument je izdat u Moskvi 14. februara 2014. godine, prebivalište prijavljeno na adresi: Moskva, Gospitalnij val 5, objekat 12, stan 32, (u daljem tekstu Davalac punomoćja); budući da sam osnivač sa udjelom kapitala 5% (pet) procenata u kompaniji "SI TREJD" ("SEA TRADE) KOTOR DOO, ul. Put prvoborca bb, Škaljari, Kotor, Crna Gora, registrovanoj u CRPS pod brojem 5-0393944, PIB: 02669935, ovim punomoćjem ovlašćujem:

Danijela Sekulića iz Podgorice, Crna Gora, Aerodromska ulica, JMBG: 0410983210280, ("Punomoćnik") da u moje ime i za moj račun vrši sledeće radnje:

- potpiše i preda obrazac PS02 u Centralni registar privrednih subjekata Crne Gore (u daljem tekstu CRPS), kako bi Društvo "SEA TRADE" KOTOR, PIB: 02669935 promijenilo Izvršnog direktora i ovlašćenog zastupnika (u daljem tekstu: Društvo);
- potpiše i preda novu verziju teksta Statuta Društva u CRPS;
- potpiše i dostavi Odluku o postavljanju i razrješenju izvršnog direktora i Odluku o imenovanju i razrješenju ovlašćenog zastupnika u CRPS;
- potpiše i preda rješenje o promjeni sjedišta, adrese za prijem službene pošte i adrese glavnog mjesta poslovanja Društva u CRPS;
- sprovede cijelu proceduru za Društvo u CRPS, i da poslije registracije preuzme rješenje o upisu/registraciji;
- preuzme pečat registrovanog Društva.

Punomoćje je izdato na rok od pet godina, sa pravom prenosa ovlašćenja iz ovog punomoćja na druga lica.

Razjašnjen mi je sadržaj članova 185-189 Građanskog zakonika Ruske Federacije.

Tekst ovog punomoćja odgovara mojim stvarnim namjerama. Razumijem pojašnjenja notara o pravnim posljedicama davanja punomoćja.

Informacije koje je notar ustanovio na osnovu mog iskaza, tačno su unesene u tekst pravnog posla.

Sadržaj ovog punomoćja davaocu punomoćja je pročitao naglas.

davalac punomoćja Litvak Valerij (svojeručan potpis, prim. prev.)

Ruska Federacija

Moskva

Šesnaestog maja dvije hiljade osamnaeste godine

Ovo punomoćje sam ovjerila ja, Korolj Viktorija Aleksejevna, notar grada Moskve.

Sadržaj punomoćja odgovara izjavi volje lica koje je dalo punomoćje.

Punomoćje je potpisano u mom prisustvu.

Identitet potpisnika punomoćja je utvrđen, njegova radna sposobnost provjerena.

Zavedeno u registru: br. **08/82-H/77-2018-8-3794**.

Naplaćena državna taksa (prema tarifi): 200 rub. 00. kopejki

Plaćeno za pružanje usluga pravnog i tehničkog karaktera: 1200 rub. 00 kop.

V. A. Korolj

/okrugli pečat sa tekстом: A. V. KOROLJ. NOTARSKI OKRUG MOSKVA/

/svojeručan potpis, prim. prev./




ТУМАЧ
Tatjana Jovović

za ruski jezik, postavljena u Crnoj Gori Rješenjem ministra pravde broj: 03-745-1976/17 od 29. septembra 2017. godine, na vrijeme od pet godina, potvrđuje da je ovaj prevod vjeran originalu.

Troškovi prevoda iznose _____ €

U Podgorici, dana 23. 05. 2018


Potpis



Татјана Јововић
ПЕРЕВОДЧИК

Русског језика назначена у Црној Гори у складу са Рјешеним Министра јустисије бр. 03-745-1976/17 од 29. септембра 2017. године, сроком на пет година, потврђује да је овај превод одговара оригиналу.

Стојност превода састаја _____ €

У Подгорици, дата: _____

ПечатПодпис

ДОВЕРЕННОСТЬ

город Бишкек, ул. Абрахманова, д.166, каб.55,

Восемнадцатого мая



два тысячи восемнадцатого года.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Я, гражданин Кыргызской Республики **Задорин Ренат Митхатович**, 12.02.1966 года рождения, паспорт серии AN 1998883, выдан ИИМ 50-55, от 22.10.2010 года, общегражданский паспорт серии AC 1423125 выдан ГАИРТ от 22.10.2010 года, зарегистрированный по адресу: Кыргызская Республика, г.Бишкек, г.Бишкек, 3 мкр., д.7, кв.4, - учредитель с долей капитала 90% в компании „**SEA TRADE**“ **ООО КОТОР**, ул. Пут Првоборца бб, Шкаляры, Котор Черногория, зарегистрированный в ЦРПС с номером 5- 0393944, ИНН: 02669935, (далее по тексту Общество),

настоящей доверенностью уполномочиваю гражданина Республики Черногория **Секуличу Даниэлью (SEKULIC DANIJEL)**, 04.10.1983 года рождения, паспорт серии J39BA5702, выдан Полицейским Департаментом Подгорицы, от 16.02.2010 года, проживающего по адресу: , Черногория, Подгорицы, улица Аеродромска,

представлять меня и мои интересы учредителя в государственных и негосударственных органах, организациях и учреждениях Республики Черногория, подписать от моего имени и подать форму PS02 в Центральный реестр хозяйствующих субъектов Черногории (далее в тексте ЦРПС), для того, чтобы Общество изменило Исполнительного директора и уполномоченного представителя, адрес для получения официальной почты и адрес основного места деятельности Общества; подписать от моего имени и подать пересмотренный текст Устава Общества в ЦРПС; подписать от моего имени и подать Решение о назначении и увольнении исполнительного директора и Решение о назначении и увольнении уполномоченного представителя в ЦРПС; подписать от моего имени и подать решение об изменении местонахождения, адреса для получения официальной почты и адреса основного места деятельности Общества в ЦРПС; провести всю процедуру для Общества в ЦРПС, и после регистрации получить решение об оформлении/ регистрации; получить печать зарегистрированного Общества, производить все необходимые платежи, а также совершать все иные действия и формальности, связанные с исполнением данного поручения.

Полномочия по этой доверенности не могут быть переданы другим лицам.


Доверенность выдана сроком на три года.

Подпись Задорин Ренат Митхатович

18 мая 2018 года настоящая доверенность удостоверена мной, Шакировой Асель Кененбековной - частным нотариусом Первомайского нотариального округа г. Бишкек Кыргызской Республики. Лицензия МЮ КР № 670 от 04.06.2014 года.

Доверенность подписана **Задориным Ренатом Митхатовичем** в моем присутствии. Дееспособность и правоспособность его установлена,

Зарегистрировано в реестре, взыскано государственной пошлины. Нотариус _____





PREVOD SA RUSKOG JEZIKA

PUNOMOĆJE

grad Biškeek, ul. Abrahamnova 166, kab. 55,
Osamnaestog maja dvije hiljade osamnaeste godine
/Grb Kirgiske Republike/ KIRGISKA REPUBLIKA

Ja, državljanin Kirgiske Republike **Zadorin Renat Mithatovič**, rođen 12. 02. 1966. godine, lična karta serije AN 1998883, izdata od strane IIM (Ministarstva unutrašnjih poslova) 50-55 dana 22. 10. 2010. godine, pasoš serije AC 1423125, izdat od strane GAIRT (Državne agencije za informacione resurse i tehnologije) dana 22. 10. 2010. godine, prijavljen na adresi: Kirgiska Republika, Biškeek, 3. mikrorajon, zgrada 7. stan 4, osnivač sa udjelom kapitala 90% u kompaniji „**SEA TRADE**“ **DOO KOTOR**, ul. Put prvoborca bb, Škaljari, Kotor, Crna Gora, registrovanoj u CRPS pod brojem 5-0393944, PIB: 02669935; (dalje u tekstu Društvo);

ovim punomoćjem ovlašćujem državljanina Republike Crne Gore **Danijela Sekulića (DANIJEL SEKULIĆ)**, rođenog 04. 10. 1983. godine, pasoš serije J39BA5702, izdat od strane PJ Podgorica, datum izdavanja 16. 02. 2010. godine, nastanjen na adresi: ulica Aerodromska, Podgorica, Crna Gora,

da zastupa mene i moje interese kao osnivača pred državnim i nedržavnim organima, organizacijama i ustanovama Republike Crne Gore, da u moje ime potpiše i preda obrazac PSO2 u Centralni registar privrednih subjekata (dalje u tekstu CRPS) kako bi *Društvo* izvršilo promjenu Izvršnog direktora i ovlašćenog zastupnika, adresu za prijem službene pošte i adresu glavnog mjesta poslovanja Društva; da u moje ime potpiše i preda revidirani tekst Statuta Društva u CRPS; da u moje ime potpiše i preda u CRPS Odluku o imenovanju i razrješenju izvršnog direktora i Odluku o imenovanju i razrješenju ovlašćenog zastupnika; da u moje ime potpiše i preda odluku o promjeni sjedišta, adrese za prijem službene pošte i adrese glavnog mjesta poslovanja Društva, da sprovede kompletnu proceduru za Društvo u CRPS, i da poslije registracije preuzme odluku o upisu/registraciji; da vrši sva neophodna plaćanja, kao i da obavlja sve druge radnje i formalnosti u vezi sa izvršenjem ovog naloga.

Ovlašćenja iz ovog punomoćja **ne mogu biti** predata drugim licima.
Punomoćje je izdato na rok od **tri godine**.

Potpis Zadorin Zadorin Renat Mithatovič /svojeručan potpis/

18. maja 2018. godine ovo punomoćje sam ovjerila ja, Šakirova Asel Kenenbekovna, privatni notar Prvomajskog notarskog okruga u Biškeku, Kirgiska Republika. Licenca МЮ КП № 670 од 04. 06. 2014. godine.

Punomoćje je u mom prisustvu potpisao **Zadorin Renat Mithatovič**. Njegov identitet je potvrđen, radna i pravna sposobnost su provjerene.

Zavedeno u registru pod br. 2234 /Okrugli pečat notara/
Naplaćena državna taksa (nečitko, prim. prev.)
Notar /svojeručan potpis/

/Sastavni dio ovog punomoćja je i apostil na kirgiskom jeziku, na kome je pod tačkom 6. evidentan datum 21. 05. 2018, a pod tačkom 8. br. 2766, prim. prev./



TUMAČ
Tatjana Jovović

za ruski jezik, postavljena u Crnoj Gori Rješenjem ministra pravde broj: 03-745-1976/17 od 29. septembra 2017. godine, na vrijeme od pet godina, potvrđuje da je ovaj prevod vjeran originalu.

Troškovi prevoda iznose _____ €

U Podgorici, data: 28.05.2018.

T. Jovović
Potpis

Татьяна Йозович
ПЕРЕВОДЧИК

русского языка, назначенная в Черногории в соответствии с Решением министра юстиции № 03-745-1976/17 от «29» сентября 2017 года, сроком на пять лет, подтверждает, что данный перевод соответствует оригиналу.

Стоимость перевода составляет _____ €

В Подгорице, дата: _____

Печать

Подпись

U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima Crne Gore ("Sl. list RCG", br. 06/02 od 08.02.2002, "Sl. list CG", br. 17/07 od 31.12.2007, 80/08 od 26.12.2008, 40/10 od 22.07.2010, 73/10 od 10.12.2010, 36/11 od 27.07.2011, 40/11 od 08.08.2011) i Statuta " **SEA TRADE** " društvo sa ograničenom odgovornošću, PIB: **02669935** (u daljem tekstu: Društvo), osnivači RENAT ZADORIN, Republika Kirgizija, br. pasoša: AC1423125, ALEXANDRA GLINENKO, Ruska Federacija, br. pasoša: 72 3357744, VALERY LITVAK, Izrael, br.pasoša: 21300499, preko punomoćnika Danijela Sekulića sa JMB:0410983210280 dana 07.06.2018. godine, donose

ODLUKU

o promjeni ovlaštenja izvršnog direktora Društva

Član 1.

Marija Janković sa JMB:2710990217976 iz Podgorice, adresa ul.Radosava Burića 33, obavlja funkciju izvršnog direktora Društva.

Član 2.

Izvršni direktor iz ove Odluke ima pravo da pojedinačno zastupa Društvo u svim pravnim poslovima u unutrašnjem i spoljno-trgovinskom prometu bez ograničenja.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

OSNIVAČI :

DANIJEL SEKULIĆ
po specijalnom punomoćju
za ZADORIN RENAT
Br.pasoša: AC1423125

DANIJEL SEKULIĆ
po specijalnom punomoćju
za ALEXANDRA GLINENKO
Br.pasoša: 72 3357744

DANIJEL SEKULIĆ
po specijalnom punomoćju
za VALERY LITVAK
Br.pasoša: 21300499



PREVOD SA RUSKOG JEZIKA

77 A B 5409454

PUNOMOĆJE

Moskva, sedamnaestog maja dvije hiljade osamnaeste godine

Ja, Glinenko Aleksandra Viktorovna (Глиненко Александра Викторовна na ruskom, prim. prev.), rođena 02. oktobra 1989. godine u ROSTOVU NA DONU, državljanka Ruske Federacije, ženskog pola, lična karta državljanina Ruske Federacije 45 12 928358, izdata od ODJELJENJA UFMS (Uprave Federalne migracione službe) RUSIJE ZA MOSKVU, REJON JUŽNO TUŠINO 14. februara 2013. godine, šifra sektora: 770-099, prijavljena na adresi: Rusija, Moskva, ulica Maršala Konjeva 14 (četnaest), stan 57 (pedest sedam), pasoš državljanina Ruske Federacije koji identifikuje državljanina Ruske Federacije izvan granica Ruske Federacije br. 72 3357744, izdat 02. marta 2013. godine od strane FMS 77001, rok važenja ističe 02. marta 2023. godine (u daljem tekstu Davalac punomoćja), budući da sam osnivač sa udjelom kapitala 5% (pet) procenata u kompaniji "SI TREJD" ("SEA TRADE) KOTOR DOO, ul. Put prvoborca bb, Škaljari, Kotor, Crna Gora, registrovanoj u CRPS pod brojem 5-0393944, PIB: 02669935, ovim punomoćjem ovlašćujem:

Danijela Sekulića iz Podgorice

("Punomoćnik") da u moje ime i za moj račun vrši sljedeće radnje:

- potpiše i preda obrazac PS02 u Centralni registar privrednih subjekata Crne Gore (u daljem tekstu CRPS), kako bi "SEA TRADE" KOTOR, PIB: 02669935 izvršilo promjenu Izvršnog direktora i ovlašćenog zastupnika, adresu za prijem službene pošte i adresu glavnog mjesta poslovanja Društva;
- potpiše i preda novu verziju teksta Statuta Društva u CRPS;
- potpiše i dostavi Odluku o imenovanju i razrješenju izvršnog direktora i Odluku o imenovanju i razrješenju ovlašćenog zastupnika u CRPS;
- potpiše i dostavi odluku o promjeni sjedišta, adrese za prijem službene pošte i adrese glavnog mjesta poslovanja Društva u CRPS;
- sprovede cjelokupnu proceduru za Društvo u CRPS, i da poslije registracije preuzme rješenje o upisu/registraciji;
- preuzme pečat registrovanog Društva;

Punomoćje je izdato na rok od pet godina, sa pravom prenosa ovlašćenja iz ovog punomoćja na druga lica.

Razjašnjen mi je sadržaj članova 185-189 Građanskog zakonika Ruske Federacije.

Tekst ovog punomoćja odgovara mojim stvarnim namjerama. Razumijem pojašnjenja notara o pravnim posljedicama davanja punomoćja.

Informacije koje je notar ustanovio na osnovu

(Kraj strane originala)

77 A B 5409455

mog iskaza, tačno su unesene u tekst pravnog posla.

Sadržaj ovog punomoćja davaocu punomoćja je pročitao naglas.

Davalac punomoćja Glinenko Aleksandra Viktorovna (svojeručan potpis, prim. prev.)


Ruska Federacija

Moskva

Sedamnaestog maja dvije hiljade osamnaeste godine

Ovo punomoćje sam ovjerila ja, Kondrušina Ljudmila Vladimirovna, privremeni vršilac dužnosti notara grada Moskve Luščikove Irine Anatoljevne.

Sadržaj punomoćja odgovara izjavi volje lica koje je dalo punomoćje.



PREVOD SA RUSKOG JEZIKA

Notar je potpisnika punomoćja je utvrđen, njegova radna sposobnost provjerena.

Zavedeno u registru: br. 77/334-Н/77-2018-13-102.

Naplaćena državna taksa (prema tarifi): 200 rub. 00. kopejki

Plaćeno za pružanje usluga pravnog i tehničkog karaktera: 1200 rub. 00 kop.

L. V. Kondrušina

/okrugli pečat sa tekstem: NOTAR I. A. LUŠČIKOVA. NOTARSKI OKRUG MOSKVA//svojeručan potpis, prim. prev./

/okrugli pečat sa tekstem: NOTAR I. A. LUŠČIKOVA. NOTARSKI OKRUG MOSKVA, prošiven plavom trakom i sa nalijepljenim crvenim žigom/

Ukupno prošiveno, numerisano i ovjereno pečatom 2 lista.

Potpis privremenog vršioca dužnosti notara, svoj: potpis - prim. prev.

T-3



TUMAČ
Tatjana Jovović

za ruski jezik, postavljena u Crnoj Gori Rješenjem ministra pravde broj: 03-745-1976/17 od 29. septembra 2017. godine, na vrijeme od pet godina, potvrđuje da je ovaj prevod vjeran originalu.

Трошак превода износи _____ €

23.05.2018. 
Potpis

TUMAČ
переводчик русского языка
Tatjana Jovović

Татьяна Йовович
ПЕРЕВОДЧИК

русского языка, назначенная в Черногории в соответствии с Решением министра правосудия на 03-745-1976/17 от «29» сентября 2017 года, сроком на пять лет, подтверждает, что данный перевод соответствует оригиналу.

Стоимость перевода составляет _____ €

В Подгорице, дата: _____

Подпись

Печать

77 A B 5409454

PUNOMOĆJE

Grad Moskva, sedamnaestog maja dvije hiljade osamnaeste godine

Ja Glinenko Alexandra Viktorovna, rođena 02. oktobra 1989. godine u ROSTOVU NA DONU, državljanstvo: Ruske Federacije, pol: ženski, lična karta državljanina Ruske Federacije broj 45 12 928358, izdata od ODJELJENJA UFMS RUSIJE ZA GRAD MOSKVU, REJON JUŽNO TUŠINO dana 14. februara 2013. godine, šifra sektora; 770-099, prijavljena na adresi: Rusija, grad Moskva, ulica Maršala Konjeva, broj 14 (četnaest), stan 57 (pedeset sedam), pasoš državljanina Ruske Federacije br. 72 3357744, izdat 02. marta 2013. godine od FMS 77001, sa rokom važnosti do 02. marta 2023. godine (u daljem tekstu: Davalac punomoćja), osnivač sa udjelom od 5% (pet) u kompaniji „SEA TRADE“ d.o.o. KOTOR, Crna Gora, ul. Put Prvorborca bb, Škaljari, Kotor, Crna Gora, registrovane kod CRPS pod brojem 5-0393944, sa PIB-om 02669935, ovim punomoćjem ovlašćujem:

Danijela Sekulića iz Podgorice, Crna Gora,

ДОВЕРЕННОСТЬ

Город Москва, семнадцатого мая две тысячи восемнадцатого года.

Я, гр. Глиненко Александра Викторовна, дата рождения: 02 октября 1989 года, место рождения: ГОР. РОСТОВ-НА-ДОНУ, гражданство: Российская Федерация, пол: женский, паспорт гражданина Российской Федерации 45 12 928358, выданный ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ ЮЖНОЕ ТУШИНО 14 февраля 2013 года, код подразделения: 770-099, зарегистрированная по адресу: Россия, город Москва, улица Маршала Конева, дом 14 (четырнадцать), квартира 57 (пятьдесят семь), паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации № 72 3357744, выданный 02 марта 2013 года ФМС 77001, дата окончания срока: 02 марта 2023 года (далее именуемая Доверитель), являясь учредителем с долей капитала 5% (пять) процентов в компании «СИ ТРЕЙД» («SEA TRADE») ООО, KOTOR, ул. Пут Прворборца бб, Шкаляры, Котор Черногория, зарегистрированной в ЦРПС с номером 5-0393944, ИНН: 02669935, настоящей доверенностью уполномочиваю:

г. Моск-

TRADE" KOTOR, PIB-om 02669935 izvršib promjenu izvršnog direktora i ovlaštenog zastupnika, sjedišta adrese za prijem službene pošte i adrese glavnog mjesta posbvanja Društva

- potpiše i preda prečišćeni tekst Statuta društva u CRPS ;
- potpiše i preda Odluku o imenovanju i razrešenju izvršnog direktora i Odluku o imenovanju i razrešenju ovlaštenog zastupnika u CRPS
- potpisati i dostaviti odluku o promjeni sjedišta, adrese za dobijanje službene pošte i adrese sjedišta Društva za obavljanje osnovne djelatnosti u CRPS;
- sprovede cjelokupnu proceduru za Društvo u CRPS, kao i da po izvršenoj registraciji preuzme riješenje o upisu/registraciji;
- preuzeti pečat registrovanog Društva.

Ovo punomoćje važi pet godina, sa pravom ustupanja ovlaštenja po ovom punomoćju na druga lica.

Sadržaj članaka 185-189 Građanskog zakonika Ruske Federacije mi je pojašnjen.

Tekst ovog punomoćja odgovara mojim namjerama. Shvatila sam pojašnjenja notara o pravnim posljedicama punomoćja.

Informacije koje je notar ustanovio na osnovu

- подписать и подать форму PS02 в Центральный реестр хозяйствующих субъектов Черногории (далее в тексте ЦРПС), для того, чтобы Общество «СИ ТРЕЙД», КОТОР, ИНН: 02669935, изменило Исполнительного директора и уполномоченного представителя, адрес для получения официальной почты и адрес основного места деятельности Общества;
- подписать и предоставить новую редакцию текста Устава Общества в ЦРПС;
- подписать и подать Решение о назначении и увольнении исполнительного директора и Решение о назначении и увольнении уполномоченного представителя в ЦРПС;
- подписать и подать решение об изменении местонахождения, адреса для получения официальной почты и адреса основного места деятельности Общества в ЦРПС;
- провести всю процедуру для Общества в ЦРПС, и после регистрации получить решение об оформлении/ регистрации;
- получить печать зарегистрированного Общества;

Доверенность выдана сроком на пять лет, с правом на передоверие подномочий по настоящей доверенности другим лицам.

Содержание статей 185-189 Гражданского кодекса Российской



77 А В 5409455

mojeg iskaza unesene su u tekst pravnog
posla vjerno. Sadržaj ovog punomoćja
davaocu punomoćja je pročitan na glas.

Федерации мне разъяснены.

Текст настоящей доверенности
соответствует моим действительным
намерениям. Мне понятны разъяснения
нотариуса о правовых последствиях выдачи
доверенности.

Информация, установленная
нотариусом с моих слов, внесена в текст
сделки верно.

Содержание настоящей доверенности
доверителю зачитано вслух.

Доверитель/ Davalac punomoćja

Блищенко Александра Владимировна 

Российская Федерация

88-

Город Москва

Семнадцатого мая две тысячи восемнадцатого года

Настоящая доверенность удостоверена мной, Кондрушиной Людмилой Владимировной,
временно исполняющей обязанности нотариуса города Москвы Лушиковой Ирины
Анатольевны.

Содержание доверенности соответствует волеизъявлению лица, выдавшего
доверенность.

Доверенность подписана в моем присутствии.


Личность подписавшего доверенность установлена, его дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/334-н/77-2018-13-102.

Взыскано по тарифу: 200 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1200 руб.00 коп.





Л.В. Кондрушина

Ja, NOTAR, **Tanja Čepić**, sa sjedištem u Podgorici, Ulica Njegoševa 3/II, potvrđujem da je ovo prepis izvorne isprave: KOPLJE PUNOMOĆJA.
Izvorna isprava ispisana je i ima 4 stranice.
Izvornu ispravu je notaru predočila stranka DANIJEL SEKUL [REDACTED] (br. J39BA5702 PJ Podgorica).

Naknada za rad notara za ovjeru po tarifnom broju 7 NT u iznosu od 3,75 €, i troškovi u iznosu od 1,00 € sa PDV-om od 1,00 €, što predstavlja ukupno 5,75 €, naplaćena je.

CRNA GORA
OVP-2271/2018
U Podgorici, 07.06.2018. godine
NOTAR
TANJA ČEPIĆ
PODGORICA

Notar
Tanja Čepić
CRNA GORA
PODGORICA

